പാട്ടുപുസ്തകം

മലയാള
സിനിമ, നാടക, ലളിതഗാനങ്ങൾ

സമ്പാദകൻ:

ബാബു ഇടക്കൊച്ചി
മൊ: 9020259731

എന്റെ മലയാള സിനിമാ-നാടക-ലളിതഗാനങ്ങളുടെ സമാഹാരമായ 'പാട്ടുപുസ്തകം' ഏവർക്കും പ്രയോജനപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏവരുടേയും അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്ന ഉള്ളടക്കം ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.

പാട്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ പി.ഡിഎഫ് ഫോർമാറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക:
babualappillil@gmail.com /
WhatsApp to: 9020259731

സ്നേഹപൂർവ്വം
ബാബു ഇടക്കൊച്ചി.

ഉള്ളടക്കം

ഗാനം................ പേജ് നമ്പർ

ശ്രീവിനായകം......3
ശ്രീവാഴും പഴവങ്ങാടി.....4
ഗജാനനം....5
വിഘ്നേശ്വരാ.....6
ഗണപതി ഭഗവാനേ.....7
അഞ്ജനശിലയിൽ....8
ആദിപരാശക്തീ....9
ആപദി കിംകരണീയം....10
കുടജാദ്രിയിൽ....11
വിശ്വമോഹിനീ...12
കൊല്ലൂരിലും....13
കമലാംബികേ....14
ചേർത്തല ഭഗവതി....15
ജഗദീശ്വരീ....16
മനസ്സിലുണരൂ....17
പാദങ്ങളിൽ വീണ്....18
പാടുന്നു ഞാനിന്ന്....19
സൗപർണ്ണികാമൃത....20
ദേവീ കന്യാകുമാരീ....21
ദേവീ ഭഗവതീ.....22
ബ്രഹ്മകമലം.....23
മൂകാംബികേ ഹൃദയ....24
മൂകാംബികേ ദേവീ...25

വീണാപാണിനീ.....26

ശക്തിമയം ശിവ.....27

നാദരൂപിണീ.....28

ആ ദിവ്യനാമം.....29

അഭിരാമശൈലമേ.....30

ഏഴാഴികൾ ചൂഴും.....31

നിന്നെ കണ്ട് കൊതി.....32

മകരസംക്രമ.....33

സന്നിധാനം ദിവ്യ.....34

ശബരിമലയിൽ തങ്ക.....35

ശരണമയ്യപ്പാ.....36

സ്വാമി സംഗീതം.....37

പൊന്നമ്പല നട.....38

കാട്ടിലുണ്ട് വന്യ.....39

മലമുകളിൽ വാഴും.....40

പമ്പയിൽ കുളികഴിഞ്ഞു.....41

ശ്രീകോവിൽ നട.....42

സത്യമായ പൊന്നും.....43

തേടിവരും.....44

കാനനവാസാ.....45

കാനനശ്രീലക.....46

കാശിരാമേശ്വരം.....47

അണിവാകചാർത്തിൽ.....48

ആയിരം നാവുള്ള.....49

ഒരുനേരമെങ്കിലും.....50

ഒരുപിടി അവിലുമായ്.....51
കണികാണും നേരം.....52
ശ്രീലവസന്തം.....53
കാർമുകിൽവർണ്ണന്റെ.....54
രാധതൻ.....55
തിരുവാറന്മുള.....56
കണ്ടുഞാൻ കണ്ണനെ.....57
കണ്ണാ ആലിലക്കണ്ണാ.....58
മനസ്സിന്റെ താളുകൾ.....59
കണ്ണിനുകണ്ണായ.....60
കർണ്ണാമൃതം.....61
കൃഷ്ണകൃപാസാഗരം.....62
നാരായണം ഭജേ.....63
കേശാദിപാദം.....64
മഴമുകിലൊളിവർണ്ണൻ.....65
മുരളീധരാ മുകുന്ദാ.....66
മൗലിയിൽ മയിൽപ്പീലി.....67
യാഹി മാധവ.....68
നവകാഭിഷേകം.....69
ചെത്തി മന്ദാരം.....70
കൈനിറയേ.....71
നന്ദകിശോരാ.....72
നന്ദലാലാ.....73
പ്രണതോസ്മി.....74
നന്ദസുതാവര.....75

കായാമ്പൂക്കളോടിടയും.....76

നെയ്യാറ്റിൻകരവാഴും.....77

ബ്രൂഹി കൃഷ്ണാ.....78

ശ്രീപാർത്ഥസാരഥേ.....79

ഭജഗോവിന്ദം.....80

കാത്തിരുന്നു.....81

കരുണചെയ് വാൻ.....82

നീയെന്നെ ഗായകനാക്കി.....83

ചന്ദനചർച്ചിത.....84

ചെമ്പൈയ്ക്ക് നാദം.....85

ഗുരുവായൂരമ്പലനടയിൽ.....86

ഗുരുവായൂരുള്ളോരു.....87

ഗോകുലം തന്നിൽ.....88

ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ.....89

ഗുരുവായൂരപ്പാ നിൻ മുന്നിൽ.....90

ഗുരുവായൂരമ്പലം.....91

ഗുരുവായൂരേകാദശി.....92

ഗുരുവായൂരൊരു മധുര.....93

ഋഷിനാഗകുളത്തപ്പാ.....94

എട്ടുദിക്പാലരും.....95

കൈലാസശൈലാധിനാഥാ.....96

തിരുനക്കരത്തേവരേ.....97

തൃപ്പങ്ങോട്ടപ്പാ.....98

ദക്ഷിണകാശിയാം.....99

വടക്കുംനാഥാ.....100

ശുചീന്ദ്രനാഥാ.....101
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരാ.....102
വടക്കുംനാഥന്.....103
വിഷ്ണുമായയിൽ.....104
ശബരിഗിരീശ്വരാ.....105
നീലപ്പീലിക്കാവടിയേന്തി.....106
നീലമേഘം ഒരു പീലിക്കണ്ണ്.....107
പഴനിമലക്കോവിലിലെ.....108
ജാനകീജാനേ.....109
ശ്രീരാമനാമം.....110
തൃപ്പയാറപ്പാ.....111
രാമ രാമ രാമ.....112
ദീനദയാലോ രാമ.....113
ഗംഗാ മഹാമംഗളേ.....114
മണ്ണിലും വിണ്ണിലും.....115
ഗുരുചരണം ശരണം.....116
ഗുരുദേവാ ഗുരുദേവാ.....117
ഈശോയെൻ.....118
കരുണാമയനേ.....119
മഞ്ഞുപൊതിയുന്ന.....120
കാലിത്തൊഴുത്തിൽ.....121
കർത്താവാം യേശുവേ.....122
ദൈവം നിരുപമസ്നേഹം.....123
ദൈവപുത്രന്.....124
ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചീടാൻ.....125

പൈതലാം യേശുവേ.....126

നായകാ ജീവദായകാ.....127

നീയെന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു.....128

യേശുവെന്റെ പ്രാണനാഥൻ.....129

വാഴ്ത്തിടുന്നിതാ.....130

വിശ്വം കാക്കുന്ന.....131

സത്യനായകാ.....132

രക്ഷകാ എന്റെ.....133

പരിശുദ്ധാത്മാവേ.....134

നിത്യവിശുദ്ധയാം.....135

നീയെന്റെ വെളിച്ചം.....136

മക്കാ മദീനത്തിൽ.....137

റസൂലേ നിൻ കനിവാലേ.....138

അധരം മധുരം ഓമലാളേ.....139

അകലെയകലെ.....140

അകലെ അകലെ.....141

അനുരാഗലോലഗാത്രി.....142

അനുരാഗിണീ.....143

അനുവാദമില്ലാതെ.....144

അന്തിക്കടപ്പുറത്ത്.....145

അന്തിപ്പൊൻവെട്ടം.....146

അന്തിവെയിൽ.....147

അമ്മതൻ നെഞ്ചിൽ.....148

അമ്പലപ്പറമ്പിലെ.....149

അരയന്നമേ ആരോമലേ.....150

അരളിയും കദളിയും.....151
അരികിൽ നീ.....152
അലർശരപരിതാപം.....153
അലൈപായുതേ.....154
അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ.....155
ആ നിമിഷത്തിന്റെ.....156
ആകാശഗംഗാ.....157
ആകാശഗോപുരം.....158
ആകാശദീപമെന്നും.....159
ആടിവാ കാറ്റേ.....160
ആണ്ടേലോണ്ടേ.....161
ആത്മാവിൻ.....162
ആയിരം കണ്ണുമായ്.....163
ആയിരംകാതമകലെ.....164
ആരാദ്യം പറയും.....165
ആരാരുമറിയാതെ.....166
ആരെഴുതിയാവോ.....167
ആടുപാമ്പേ.....168
ആരോ കമഴ്ത്തി.....169
ആരോ പാടുന്നു ദൂരേ.....170
ആരോ വിരൽ മീട്ടി.....171
ആലാപനം.....172
ആലാപനം തേടും.....173
ആലായാൽ തറ വേണം.....174
ആലിപ്പഴം പെറുക്കാം.....175

ആലിലക്കണ്ണാ.....176
ആശ്രിതവത്സലനേ.....177
ആഴക്കടലിന്റെ.....178
ഇതളൂർന്നുവീണ.....179
ഇന്ദുപുഷ്പം.....180
ഇന്നലെ നീയൊരു.....181
ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ.....182
ഇരുഹൃദയങ്ങളിൽ.....183
ഇരുളിൻ മഹാനിദ്രയിൽ.....184
ഇല്ലിക്കാട്ടും.....185
ഇല്ലൊരു മലർചില്ല.....186
ഇളം മഞ്ഞിൻ.....187
ഇളവന്നൂർ മഠത്തിലെ.....188
ഇഷ്ടമാണെന്നാദ്യം.....189
ഈറനുടുത്തുകൊണ്ടംബരം.....190
ഈറൻ കാറ്റിൻ.....191
ഈറൻ മേഘം.....192
ഉത്തരാസ്വയംവരം.....193
ഉത്രാടപ്പൂനിലാവേ.....194
ഉദയാർദ്രകിരണങ്ങൾ.....195
ഉറങ്ങാതെ.....196
ഉല്ല ഉല്ല ഉല്ല (അല്ലിമുല്ല).....197
ഊഞ്ഞാലുറങ്ങി.....198
എങ്ങുനിന്നുവന്ന.....199
എത്രപൂക്കാലമിനി.....200

എത്രയോ ജന്മമായ്.....201

എനിക്കൊരു നിലാവിന്റെ.....202

എന്തു തന്റെ തീണ്ടലാണ്.....203

എന്തേ കണ്ണന്.....204

എന്തേ നീ കണ്ണാ.....205

എന്ന തവം ശെയ്തനേ.....206

എന്നിട്ടും നീയെന്നെ.....207

എന്നിണക്കിളിയുടെ.....208

എന്നും ചിരിക്കുന്ന.....209

എന്നോടെന്തിനീ പിണക്കം.....210

എന്റെ എല്ലാമെല്ലാമല്ലേ.....211

ഏകാകിയാം നിന്റെ.....212

ഏകാന്തം ജന്മങ്ങൾ.....213

ഏതോ ജന്മകൽപ്പനയിൽ.....214

ഏതോ നിദ്രതൻ.....215

ഏതോ വാർമുകിലിൻ.....216

ഏതോ സായാഹ്ന.....217

ഏഴുസ്വരങ്ങളും.....218

ഒത്തിരിയൊത്തിരി.....219

ഒന്നാം നാൾ.....220

ഒന്നാം രാഗം പാടി.....221

ഒന്നിനി ശ്രുതിതാഴ്ത്തി.....222

ഒന്നിനുമല്ലാതെ.....223

ഒരുകിളി ഇരുകിളി.....224

ഒരുകിളി പാട്ടുമൂളവേ.....225

ഒരു ചിരികണ്ടാൽ.....226
ഒരു ചെമ്പനീർ.....227
ഒരു ദലം മാത്രം.....228
ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ.....229
ഒരു മയിൽപ്പീലിയായ്.....230
ഒരു മുറൈയ് വന്ത്.....231
ഒരു മെഴുതിരിയുടെ.....232
ഒരു രാഗമാല.....233
ഒരു രാത്രികൂടി.....234
ഒരുവട്ടം കൂടി.....235
ഒരുനാൾ വിശന്നേറെ.....236
ഒറ്റക്കമ്പിനാദം.....237
ഒറ്റത്തുമ്പീ.....238
ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുന്ന.....239
ഒളിക്കുന്നുവോ.....240
ഒളിച്ചിരിക്കാൻ.....241
ഒളിച്ചിരുന്നേ.....242
ഒഴുകുകയായ്.....243
ഓ ദിൽരുബാ.....244
ഓ മറിമായൻ.....245
ഓ മൃദുലേ.....246
ഓ മൈ ജൂലി.....247
ഓ സൈനബാ.....248
ഓം നമഃശിവായ.....249
ഓടക്കുഴലേ.....250

ഓടക്കുഴൽവിളി.....251
ഓടലെണ്ണ.....252
ഓണവില്ലിൻ.....253
ഓമനപ്പൂഴ.....254
ഓമനത്തിങ്കൾക്കിടാവേ.....255
ഓലഞ്ഞാലിക്കുരുവീ.....256
ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്ന്.....257
ഓളങ്ങളേ ഓടങ്ങളേ.....258
ഓർമ്മതൻ.....259
ഓർമ്മകളേ.....260
ഓർമ്മയ്ക്കായ്.....261
ഓർമ്മകൾ ഓടി.....262
ഓർമ്മകൾ ഓർമ്മകൾ.....263
കടമിഴിയിൽ.....264
കടലറിയില്ല.....265
കടലിന്നക്കരെ.....266
കടലിന്നഗാധമാം.....267
കടലേ നീലക്കടലേ.....268
കടലോളം വാത്സല്യം.....269
കടുകിട്ട് വറുത്തൊരു.....270
കണ്ടു കണ്ടു.....271
കണ്ടു ഞാൻ 272
കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ്.....273
കണ്ണാടിക്കൂട്ടും കൂട്ടി.....274
കണ്ണാടിക്കൈയിൽ.....275

കണ്ണാടി ആദ്യമായെൻ.....276

കണ്ണാന്തളിമുറ്റത്തെ.....277

കണ്ണാന്തളിയും.....278

കണ്ണാംതുമ്പീ.....279

കണ്ണിനിമ നീളേ.....280

കണ്ണിൽ നിൻ മെയ്യിൽ.....281

കണ്ണീർക്കായലിൽ.....282

കണ്ണീർപൂവിന്റെ.....283

കണ്ണീർമഴയത്ത്.....284

കണ്ണ് തുറക്കാത്ത.....285

കണ്ണും കണ്ണും.....286

കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയെ.....287

കണ്ണോട്ടുകണ്ണോരം.....288

കണ്ണോട് കണ്ണോരം.....289

കണ്ണോണ്ട് ചൊല്ലണ്.....290

കണ്ണോരം ചിങ്കാരം.....291

കണ്ണ് നട്ട്.....292

കതിവന്നൂർ വീരനെ.....293

കഥയമമ.....294

കഥയിലെ രാജകുമാര.....295

കദനം ഒരുസാഗരം.....296

കദളീ കൺകദളീ.....297

കദളിവാഴ.....298

കനകനിലാവേ.....299

കനകമുന്തിരികൾ.....300

കന്നിപ്പൂമാനം.....301
കരയാതെ കണ്ണുറങ്ങ്.....302
കരളേ നിൻ.....303
കരിനീലകണ്ണഴകി.....304
കരിമിഴിക്കുരുവിയെ.....305
കരിമുകിൽകാട്ടിലെ.....306
കറുകറകാർമുകിൽ.....307
കറുകറുത്തൊരു.....308
കറുത്തപെണ്ണേ.....309
കറുപ്പിനഴക്.....310
കലയുടെ.....312
കല്യാണപ്പല്ലക്കിൽ.....313
കല്യാണപ്രായത്തിൽ.....314
കല്യാണസൗഗന്ധികം.....315
കല്യാണീ കളവാണീ.....316
കല്ലായിക്കടവത്തെ.....317
കളകളം കായലോളങ്ങൾ.....318
കളഭം ചാർത്തും.....319
കളഭം തരാം.....320
കളരിവിളക്ക്.....321
കളിപ്പാട്ടമായ്.....322
കളിവീട്ടുറങ്ങിയല്ലോ.....323
കള്ളിപ്പൂങ്കുയിലേ.....324
കവിളത്തെ കണ്ണീർ.....325

കവിളിണയിൽ.....326

കസവിന്റെ തട്ടമിട്ട്.....327

കസ്തൂരീ എന്റെ.....328

കസ്തൂരി തൈലമിട്ട്.....329

കസ്തൂരി മണക്കുന്നല്ലോ.....330

കസ്തൂരി മാൻകുരുന്നേ.....331

കസ്തൂരി മാൻമിഴി.....332

കൺമണി പെൺമണിയേ.....333

കർപ്പൂരദീപത്തിൻ.....334

കാക്കക്കുറുമ്പൻ.....335

കാക്കക്കുയിലേ.....336

കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി.....337

കാടാറുമാസം.....338

കാട് കറുത്ത കാട്.....339

കാട്ടിലെ പാഴ് മുളം.....340

കാട്ടിലെ മൈനയെ.....341

കാട്ടുകുറിഞ്ഞി.....342

കാണാനഴകുള്ള.....343

കാണാമുള്ളാൽ.....344

കാണുമ്പോൾ പറയാമോ.....345

കാതിൽ തേൻമഴയായ്.....346

കാതോടുകാതോരം.....347

കാത്തിരിപ്പൂ കൺമണി.....348

കാത്തിരിപ്പൂ.....349

കാത്തിരുന്ന പെണ്ണല്ലേ.....350

കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരു.....351
കാദംബരീ പുഷ്പ.....352
കാന്തമൃദുല.....353
കാന്താ ഞാനും വരാം.....354
കാബൂളിവാലാ നാടോടി.....355
കായലരികത്ത്.....356
കായാമ്പൂ കണ്ണിൽ.....357
കാറ്റടിച്ചു.....358
കാറ്റിൽ ഇളംകാറ്റിൽ.....359
കാറ്റു താരാട്ടും.....360
കാറ്റേ കാറ്റേ.....361
കാറ്റേ നീ വീശരു.....362
കാലം ഒരു പുലർകാലം.....363
കാലം തെളിഞ്ഞു.....364
കാളിദാസന്റെ.....365
കാളിന്ദീ കാളിന്ദീ.....366
കാളിന്ദീ തീരം.....367
കാവേരി പാടാമിനി.....368
കാവ്യപുസ്തകമല്ലോ.....369
കിലുകിൽ പമ്പരം.....370
കിളിചിലച്ചു.....371
കിഴക്കു പൂക്കും.....372
കുഞ്ഞിളം ചുണ്ടിൽ.....373
കുഞ്ഞുറങ്ങും.....374
കുടയോളം ഭൂമി.....375

കുട്ടനാടൻ കായലിലെ.....376
കുനുകുനെ ചെറു.....378
കുന്നത്തെ കൊന്നയ്ക്കും.....379
കുന്നിമണിച്ചെപ്പ്.....380
കുളിരാടുന്നു മാനത്ത്.....381
കുട്ടിമുട്ടിയ.....382
കൂട്ടിൽ നിന്നും.....383
കൂത്തമ്പലത്തിൽ.....384
കൂവരംകിളിക്കൂട്.....385
കൃഷ്ണത്തുളസി കതിരുകൾ.....386
കൃഷ്ണപക്ഷക്കിളി.....387
കേരനിരകളാടും.....388
കേരളം കേരളം.....389
കേളീനളിനം.....390
കേവല മർത്ത്യ.....391
കൈക്കുടന്ന നിറയെ.....392
കൈതപ്പൂ മണമെന്തേ.....393
കൈയെത്തും ദൂരെ.....394
കൊഞ്ചിക്കരയല്ലേ.....395
കോലക്കുഴൽവിളി.....396
ഖൽബിലൊരൊപ്പന.....397
ഖുദാസേ മന്നത്ത്.....398
ഗംഗാ യമുന.....399
ഗംഗേ.....400

ഗോപാംഗനേ.....401

ഗോപാലക പാഹിമാം.....402

ഗോപാലഹൃദയം.....403

ഗോപാലികേ.....404

ഗോപികാവസന്തം.....405

ഗോപികേ നിൻ വിരൽ.....406

ഗോപികേ ഹൃദയ.....407

ഘനശ്യാമവൃന്ദാരണ്യം.....408

ഘനശ്യാമസന്ധ്യാഹൃദയം.....409

ചക്രവർത്തിനീ.....410

ചഞ്ചലദ്രുതപദതാളം.....411

ചന്ദനം മണക്കുന്ന.....412

ചന്ദനക്കാറ്റേ.....413

ചന്ദനക്കാവിലെ പൂവാലീ.....414

ചന്ദനചോലയിൽ.....415

ചന്ദനമണിവാതിൽ.....416

ചന്ദനമണിസന്ധ്യകളുടെ.....417

ചന്ദനലേപസുഗന്ധം.....418

ചന്ദനവളയിട്ട.....419

ചന്ദനശിലയിൽ.....420

ചന്ദ്രകളഭം.....421

ചന്ദ്രകാന്തം കൊണ്ട്.....422

ചന്ദ്രകിരണത്തിൻ.....423

ചന്ദ്രബിംബം നെഞ്ചിലേറ്റും.....424

ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു.....425

ചമ്പകപുഷ്പസുവാസിത.....426
ചലിയേ കുഞ്ചനമോ.....427
ചാഞ്ഞുകുടഞ്ഞൊരു.....428
ചാഞ്ഞുതൊട്ടീല്ലേ.....429
ചിങ്കാരക്കിന്നാരം.....430
ചിങ്ങമാസം വന്നുചേർന്നാൽ.....431
ചിന്നും വെൺതാരത്തിൽ.....432
ചിരി ചിരിയോ നിൻ.....433
ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ.....434
ചില്ലുജാലകവാതിലിൻ.....435
ചീരപ്പൂവുകൾ.....436
ചുണ്ടത്ത് ചെത്തിപ്പൂ.....437
ചൂളമടിച്ച്.....438
ചെട്ടികുളങ്ങര.....439
ചെന്താർമിഴി.....440
ചെപ്പുകിലുക്കണ.....441
ചെമ്പകത്തൈകൾ പൂത്ത.....442
ചെമ്പകപ്പൂങ്കാട്ടിലെ.....443
ചെമ്പകപ്പൂങ്കാവനത്തിലെ.....444
ചെമ്പകപ്പൂമൊട്ടിന്നുള്ളിൽ.....445
ചെമ്പരത്തി കമ്മലിട്ട്.....446
ചെമ്പൂവേ പൂവേ.....447
ചെല്ലക്കാറ്റിൻ പള്ളി.....448
ചൈത്രം ചായം ചാലിച്ചു.....449
ചൈത്രനിലാവിന്റെ.....450

ചൊട്ടമുതൽച്ചുടലവരെ.....451
ചോര വീണ മണ്ണിൽ.....452
ജമുനാ കിനാരേ.....453
ജയദേവ കവിയുടെ.....454
ജലശംഖുപുഷ്പം.....455
ജൂണിലെ നിലാമഴയിൽ.....456
ഞാനൊരു പാട്ടു.....457
ഞാറ്റുവേലക്കിളിയേ.....458
തംബുരു കുളിർ.....459
തങ്കക്കിനാപൊങ്കൽ.....460
തങ്കത്തളികയിൽ.....461
തങ്കത്തോണി.....462
തങ്കനൂപുരമോ.....463
തങ്കമനസ്സ്.....464
തട്ടം പിടിച്ചു.....465
തത്തക തത്തക.....466
തരളിത രാവിൽ.....467
തളിരിട്ട കിനാക്കൾ.....468
തളിർവലയോ.....469
താനേ തിരിഞ്ഞും.....470
താനേ പൂവിട്ട 471
താമരക്കിളി പാടുന്നു.....472
താമരക്കുമ്പിളല്ലോ.....473
താമരക്കുരുവിക്ക്.....474
താമരനൂലിനാൽ.....475

താമരപ്പൂ നാണിച്ചു.....476
താമരപ്പൂങ്കാവനത്തിൽ.....477
താമരപ്പൂവിൽ വാഴും.....478
താമസമെന്തേ വരുവാൻ.....479
താരം വാൽക്കണ്ണാടി.....480
താരകമലരുകൾ.....481
താരകരൂപിണി.....482
താരകേ മിഴിയിതളിൽ.....483
താരനൂപുരം ചാർത്തി.....484
താരാപഥം ചേതോ.....485
താരും തളിരും മിഴി.....486
താലിപ്പൂ പീലിപ്പൂ.....487
താലോലം താനേ.....488
താലോലം പൈതൽ.....489
താളം തെറ്റിയ താരാട്ട്.....490
താളം മറന്ന താരാട്ട്.....491
താളമയഞ്ഞൂ 492
താഴംപൂ മണമുള്ള.....493
താമരക്കണ്ണനുറങ്ങേണം.....494
തിരനുരയും.....495
തിരികേ ഞാൻ.....496
തിരുവാഭരണം 497
തിരുവോണപ്പുലരി.....498
തീയിലുരുക്കി.....499
തുമ്പിപ്പെണ്ണേ വാ.....500

തുമ്പീ വാ..........501
തുയിലുണരൂ 502
തുളസീമാലയിതാ.....503
തുഷാരബിന്ദുക്കളേ.....504
തൂമഞ്ഞിൻതുള്ളി.....505
തൂമഞ്ഞിൻ 506
തൂവൽ വിണ്ണിൻ.....507
തൃക്കാക്കര പൂ.....508
തെച്ചിപ്പൂവേ.....509
തെന്നൽ വന്നതും.....510
തേങ്ങും ഹൃദയം.....511
തേടുവതേതൊരു.....512
തേനും വയമ്പും.....513
തേൻ തുളുമ്പും.....514
തൊട്ടുരുമ്മിയിരിക്കാൻ.....515
തൊഴുതുമടങ്ങും.....516
തൽക്കാലദുനിയാവ്.....517
ദുംദുംദും ദുന്ദുഭിനാദം.....518
ദൂരെ കിഴക്കുദിക്കും.....519
ദൂരെ ദൂരെ.....520
ദൂരെ ദൂരെ.....521
ദൂരെ മാമര.....522
ദൂരെ ദൂരെ.....523
ദേവകന്യക.....524
ദേവഗാനം.....525

ദേവദാരു.....526
ദേവദുന്ദുഭി.....527
ദേവദൂതർ പാടി.....528
ദേവസംഗീതം.....529
ദേവസന്ധ്യാ.....530
ദേവസഭാതലം.....531
ദേവാങ്കണങ്ങൾ.....533
ദേവീ.....534
ദൈവം തന്ന.....535
ദ്വാരകേ.....536
ധൂംധന.....537
ധും ധും ദൂരെയേതോ.....538
നക്ഷത്രദീപങ്ങൾ.....539
നദികളിൽ സുന്ദരി.....540
നനഞ്ഞ നേരിയ.....541
നന്ത്യാർവട്ട.....542
നന്ദിയാരോടു.....543
നളചരിതത്തിലെ.....544
നളദമയന്തി.....545
നഷ്ടവസന്തത്തിൻ.....546
നഷ്ടസ്വർഗ്ഗങ്ങളേ.....547
നാടോടിപ്പൂന്തിങ്കൾ.....548
നാട്ടുവഴിയോരത്തെ.....549
നാടൻ പാട്ടിന്റെ.....550

നാണമാവുന്നു.....551

നാഥാ നീവരും.....552

നാഥാ നീ വരുമ്പോൾ.....553

നാദം മണിനാദം.....554

നാദങ്ങളായ് നീ വരൂ.....555

നാദബ്രഹ്മത്തിൻ.....556

നാദാപുരം പള്ളിയിലെ.....557

നാളികേരത്തിന്റെ.....558

നാഴിയുരി പാല്.....559

നിത്യകാമുകീ.....560

നിദ്രതൻ.....561

നിനക്കായ് തോഴീ.....562

നിനക്കായ് ദേവാ.....563

നിനക്കെന്റെ 564

നിന്നെ പുണരാൻ.....565

നിന്നെ കാണാൻ.....566

നിന്റെ കണ്ണിൽ.....567

നിന്റെ മിഴിമുന.....568

നിന്റെ മിഴിയിൽ.....569

നിമിഷം.....570

നിറങ്ങളേ പാടൂ.....571

നിറങ്ങൾ തൻ.....572

നിലാമലരേ.....573

നിലാവിന്റെ.....574

നിലാവിന്റെ പൂങ്കാവിൽ.....575

നിലാവേ നിലാവേ.....576

നിലാവേ മായുമോ.....577

നിഴലാട്ടം ദീപമേ.....578

നിഴലായ് 579

നിശയുടെ ചിറകിൽ.....580

നിൻ പദങ്ങളിൽ.....581

നിൻ മണിയറയിലെ.....582

നീ എൻ സർഗ്ഗ.....583

നീ കാണുമോ.....584

നീ ജനുവരിയിൽ.....585

നീ നിറയൂ ജീവനിൽ.....586

നീ മണിമുകിലാടകൾ.....587

നീ മധുപകരൂ.....588

നീ വരൂ കാവ്യദേവതേ.....589

നീ വിടപറയുമ്പോൾ.....590

നീ വിൺപൂ പോൽ.....591

നീയറിഞ്ഞോ.....592

നീയുറങ്ങിയോ.....593

നീയെന്റെ പാട്ടിൽ.....594

നീയെൻ കിനാവോ.....595

നീയൊരു പുഴയായ്.....596

നീരാട്ടുവാൻ നിളയിൽ.....597

നീലക്കുയിലേ.....598

നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ.....599

നീലഗിരിയുടെ.....600

നീലജലാശയത്തിൽ.....601
നീലനിശീഥിനീ.....602
നീലപ്പൊന്മാനേ.....603
നീലമലപ്പൂങ്കുയിലേ.....604
നീലരാവിലിന്നു.....605
നീലവാന ചോലയിൽ.....606
നീലാംബരമേ.....607
നീലാംബുജങ്ങൾ.....608
നീലാഞ്ജനപ്പൂവിൻ.....609
നീർപ്പളുങ്കുകൾ.....610
നീൾമിഴിപ്പീലിയിൽ.....611
നെഞ്ചിനുള്ളിൽ.....612
നെറ്റിയിൽ പൂവുള്ള.....613
പകൽ കിനാവിൻ.....614
പച്ചപ്പനം തത്തേ.....615
പഞ്ചതന്ത്രം കഥയിലേ.....616
പഞ്ചവർണ്ണ പൈങ്കിളി.....617
പടകാളി ചണ്ടി.....618
പണ്ടത്തെ കളിത്തോഴൻ.....620
പണ്ടു പാടിയ.....621
പണ്ടൊരു കാട്ടിൽ.....622
പതിനാലാം രാവ്.....623
പത്തു വെളിപ്പിന്.....624
പത്മതീർത്ഥമേ.....625

പനിനീരു പെയ്യും.....626

പനിനീർപ്പൂവിതളിൽ.....627

പനിനീർചന്ദ്രികേ.....628

പറന്നു പറന്നു.....629

പറയാത്ത മൊഴികൾ.....630

പറയാൻ മറന്ന.....631

പറയാൻ ഞാൻ മറന്നു.....632

പറയൂ ഞാനെങ്ങനെ.....633

പലവട്ടം കാത്തുനിന്നു.....634

പള്ളിത്തേരുണ്ടോ.....635

പള്ളിയരമന.....636

പള്ളിവാള് 637

പഴനിമല മുരുകന്.....638

പഴന്തമിഴ്.....640

പവനരച്ചെഴുതുന്നു.....641

പവിഴം പോൽ.....642

പാടം പൂത്ത കാലം.....643

പാടാത്ത വീണയും.....644

പാടാത്ത വൃന്ദാവനം.....645

പാടാൻ നിനക്കൊരു.....646

പാടി തൊടിയിലേതോ.....647

പാടുവാനായ് വന്നു.....648

പാടുവാൻ മറന്നു.....649

പാട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൽ.....650

പാട്ടുപാടിയുറക്കാം.....651
പാണപ്പുഴ പാടി.....652
പാണ്ടിമേളം.....653
പാതിമെയ്.....654
പാതിരാ പാൽക്കടലിൽ.....655
പാതിരാ കാറ്റുവീശി.....656
പാതിരാ കാറ്റുവന്നു.....657
പാതിരാക്കിളി.....658
പാതിരാ താരമേ.....659
പാതിരാ പുള്ളുണർന്നു.....660
പാതിരാ പൂ ചൂടി.....661
പാതിരാമയക്കത്തിൽ.....662
പാതിരാമഴയേതോ.....663
പാതിരാവായി നേരം.....664
പാതിരാവായില്ല.....665
പാത്തുപതുങ്ങി.....666
പദരേണു തേടി.....667
പാദസ്മരണസുഖം.....668
പാമരം പളുങ്ക്.....669
പായിപ്പാട്ടാറ്റിൽ.....670
പാരിജാതം.....671
പാലപ്പൂവേ.....672
പാലപ്പൂവിതളിൽ.....673
പാലരുവി കരയിൽ.....674
പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്ത.....675

പാലാഴി തീരം 677
പാലേറും നാടായ.....678
പാവമാം കൃഷ്ണമൃഗത്തെ.....679
പാവാട വേണം.....680
പാവാടപ്രായത്തിൽ.....681
പാഹി പരംപൊരുളേ.....682
പാർത്ഥസാരഥിം.....683
പാർവണ പാൽമഴ.....684
പാർവണേന്ദുമുഖി.....685
പാർവ്വതീ സ്വയംവരം.....686
പാർവ്വതീ മനോഹരി.....687
പാർവ്വണേന്ദുവിൻ.....688
പാൽനിലാവിനും.....689
പാടാം ഞാൻ.....690
പാടാൻ നിനക്കൊരു.....691
പിച്ച വെച്ച നാൾ.....692
പിച്ചകപ്പൂങ്കാവുകൾ.....693
പിണക്കമാണോ.....694
പിണക്കമെന്തേ.....695
പിന്നെ എന്നോടൊന്നും.....696
പിന്നെയുംപിന്നെയും.....697
പിന്നെയുമിണക്കുയിൽ.....698
പിന്നെയുമേതോ.....699
പിറന്നൊരീമണ്ണും.....700

പിൻനിലാവിൻ.....701

പീലികണ്ണെഴുതി.....702

പീലിയേഴും 703

പുഞ്ചവയല്.....704

പുടമുറികല്യാണം.....705

പുതുമഴയായ് പൊഴിയാം.....706

പുതുമഴയായ് വന്നു.....707

പുത്തൻവലക്കാരേ.....708

പുത്തൻപുതുക്കാലം.....709

പുലയനാർ മണിയമ്മ.....710

പുലരിത്തുമഞ്ഞു.....711

പുലരിയോടോ.....712

പുലരുമോ.....713

പുലരേ പൂങ്കോടിയിൽ.....714

പുലർവെയിലും.....715

പുലർകാല സുന്ദര.....716

പുളിയിലക്കരയോലും.....717

പുള്ളിമാനല്ല.....718

പുഴകൾ മലകൾ.....719

പുഴയോരത്തിൽ.....720

പുഴയൊരഴകുള്ള.....721

പുഷ്പതല്പത്തിൽ.....722

പുഷ്പമംഗലയാം.....723

പുഷ്പമംഗല രാത്രി.....724

പുഷ്പസുരഭില.....725

പൂ കുങ്കുമപ്പൂ.....726

പൂ വിരിഞ്ഞല്ലോ.....727

പൂ വേണം പൂപ്പടവേണം.....728

പൂ വേണോ പൂ.....729

പൂ കൊണ്ട് പൂ മൂടി.....730

പൂക്കാലം വന്നു.....731

പൂങ്കാറ്റിനോടും.....732

പൂങ്കാറ്റേ പോയി.....733

പൂങ്കുയിലേ.....734

പൂജാബിംബം.....735

പൂത്താലം വലം.....736

പൂനിറം 737

പൂനിലാമഴ.....738

പൂന്തുറയിലരയന്റെ.....739

പൂന്തേനരുവി.....740

പൂമകൾ വാഴുന്ന.....741

പൂമാനം പൂത്തുലഞ്ഞേ.....742

പൂമാനമേ 743

പൂമുഖം വിടർന്നാൽ.....744

പൂമുഖവാതിൽക്കൽ.....745

പൂരങ്ങടെ പൂരമുള്ള.....746

പൂവരമ്പിൻ താഴെ.....747

പൂവല്ല പൂന്തളിരല്ല.....748

പൂവാം കുഴലി.....749

പൂവായ് വിരിഞ്ഞു.....750

പൂവിനു കോപം.....751

പൂവിനുള്ളിൽ.....752

പൂവിളി പൂവിളി.....753

പൂവുകൾക്ക് പുണ്യകാലം.....754

പൂവേ പൂവേ പാലപ്പൂവേ.....755

പെണ്ണാളേ പെണ്ണാളേ.....756

പെണ്ണിന്റെ ചെഞ്ചുണ്ടിൽ.....757

പെണ്ണേ പെണ്ണേ നിൻ.....758

പെരിയാറേ.....759

പേരറിയാത്തൊരു.....760

പേരാറ്റിനക്കരെ.....761

പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടോമനേ.....762

പൊട്ടിത്തകർന്ന.....763

പൊന്നമ്പിളി കാത്തുനിൽക്കും.....764

പൊന്നമ്പിളിപ്പൊട്ടും.....765

പൊന്നരിവാളമ്പിളിയില്.....766

പൊന്നലയിൽ അമ്മാനമാടി.....767

പൊന്നാമ്പൽ പുഴയിറമ്പിൽ.....768

പൊന്നാര്യൻ പാടം.....769

പൊന്നിൻ വളകിലുക്കി.....770

പൊന്നിൽ കുളിച്ച രാത്രി.....771

പൊന്നിൽ കുളിച്ചു നിന്നു.....772

പൊന്നും തിങ്കൾ പോറ്റും.....773

പൊന്നും പൂവും വാരിച്ചൂടാം.....774

പൊന്നുരുകും പൂക്കാലം.....775

പൊന്നുഷസെന്നും.....776

പൊന്നോലത്തുമ്പീ.....777

പൊൻമുരളിയൂതും.....778

പൊൻമേഘമേ.....779

പൊൻവീണേ.....780

പൊയ്കയിൽ 781

പൊൻ പുലരൊളി.....782

പൊൻമുളംതണ്ട്.....783

പൊൻവെയിൽ 784

പൊൽതിങ്കൾക്കല.....785

പോക്കുവെയിൽ പൊന്നുരുകി.....786

പോരു നീ വാരിളം.....787

പ്രകാശനാളം.....788

പ്രണയമണിതൂവൽ.....789

പ്രണയസന്ധ്യയൊരു.....790

പ്രണയസരോവരതീരം.....791

പ്രത്യൂഷപുഷ്പമേ.....792

പ്രപഞ്ചം സാക്ഷി.....793

പ്രഭാതം പൂമരക്കൊമ്പിൽ.....794

പ്രഭാതം വിടരും.....795

പ്രമദവനം വീണ്ടും.....796

പ്രളയപയോധിയിൽ.....797

പ്രവാചകന്മാരെ.....798

പ്രവാഹമേ.....799

പ്രാണനാഥനെനിക്കു.....800

പ്രാണസഖീ.....801
പ്രിയമാനസാ.....802
പ്രിയമുള്ളവളേ.....803
പ്രിയസഖി ഗംഗേ.....804
പ്രേമഭിക്ഷുകീ.....805
പ്രേമിക്കുമ്പോൾ.....806
പ്രേമിച്ചു പ്രേമിച്ചു.....807
പ്രേമോധാരനായ്.....808
ബന്ധുവാര് ശത്രുവാര്.....809
ബലികുടീരങ്ങളേ.....810
ഭഗവാനൊരു കുറവനായി.....811
ഭരതമുനിയൊരു.....812
ഭാരതമെന്നാൽ.....813
ഭാംസുരി.....814
ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ച.....815
മംഗല്യം കഴിക്കാതെ.....816
മംഗളം നേരുന്നു.....817
മകളേ പാതി മലരേ.....818
മഞ്ചാടിക്കുന്നിൽ.....819
മഞ്ചാടി മണികൊണ്ട്.....820
മഞ്ജുഭാഷിണി.....821
മഞ്ഞക്കണിക്കൊന്ന.....822
മഞ്ഞക്കിളിയുടെ.....823
മഞ്ഞക്കുഞ്ഞിക്കാതുള്ള.....824
മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ.....825

മഞ്ഞണിപ്പൂനിലാവ്.....826

മഞ്ഞലയിൽ.....827

മഞ്ഞിൻ ചിറകുള്ള.....828

മഞ്ഞുപെയ്യുണ്.....829

മഞ്ഞുപെയ്യുന്ന.....830

മഞ്ഞുപോലെ.....831

മഞ്ഞുക്കുട്ടികൾ.....832

മഞ്ഞുമാസപ്പക്ഷീ.....833

മഞ്ഞൾപ്രസാദവും.....834

മണിക്കിനാവിൻ.....835

മണിക്കുട്ടിക്കുറുമ്പുള്ള.....836

മണിക്കുയിലേ.....837

മണിത്തൂവൽ ചിറകുള്ള.....838

മണിമുറ്റത്താവണി.....839

മധുമതിപ്പൂവിരിഞ്ഞുവോ.....840

മധുമാസചന്ദ്രൻ മാഞ്ഞു.....841

മധുരം ഗായതി മീരാ.....842

മധുരം ജീവാമൃതബിന്ദു.....843

മധുരിക്കും ഓർമ്മകളേ.....844

മനസ്സിന്റെ മോഹം.....845

മനസ്സിൻ മണിച്ചിമിഴിൽ.....846

മനസ്സിൽ മിഥുനമഴ.....847

മനസ്സ് മനസ്സിന്റെ കാതിൽ.....848

മനസ്സൊരു മാന്ത്രിക.....849

മനസ്സ് ഒരു മാന്ത്രിക.....850

മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ.....851

മനോഹരി നിൻ.....852

മന്ത്രം പോലെ.....853

മന്ദാരച്ചെപ്പുണ്ടോ.....854

മന്ദാരപ്പൂമൂളി.....855

മയങ്ങിപ്പോയീ.....856

മയിലായ് പറന്നുവാ.....857

മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത്.....858

മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ.....859

മറക്കുമോ നീയെന്റെ.....860

മറഞ്ഞിരുന്നാലും.....861

മറഞ്ഞുപോയതെന്തേ.....862

മറന്നുവോ പൂമകളേ.....863

മറന്നോ നീ.....864

മലയാളിപ്പെണ്ണേ.....865

മലരും കിളിയും.....866

മലരേ മാതളമലരേ.....867

മലർക്കൊടിപോലെ.....868

മലർതോപ്പിതിൽ.....869

മലർവാകക്കൊമ്പത്ത്.....870

മഴ പെയ്തു മാനം.....871

മഴ കൊണ്ടു മാത്രം.....872

മഴക്കാലമേഘം.....873

മഴത്തുള്ളികൾ.....874

മഴനിലാ കുളിരുമായ്.....875

മഴനീർത്തുള്ളികൾ.....876
മഴയിൽ രാത്രിമഴയിൽ.....877
മഴവില്ലാട്ടം മലയുടെ.....878
മഴവില്ലിൻ നീലിമ.....879
മഴവിൽ കൊതുമ്പിൽ.....880
മാടപ്രാവേ വാ.....881
മാണിക്യകല്ലാൽ.....882
മാണിക്യവീണയുമായെൻ.....883
മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ.....884
മാനത്തിൻ മുറ്റത്ത്.....885
മാനത്തെ കായലിൻ.....886
മാനത്തെ മഴമുകിൽ.....887
മാനസനിളയിൽ.....888
മാനസമണിവീണയിൽ.....889
മാനസമൈനേ വരൂ.....890
മാനസേശ്വരീ.....891
മാനെന്നും വിളിക്കില്ല.....892
മാപ്പു നൽകൂ മഹാമതേ.....893
മാമലകൾക്കപ്പുറത്ത്.....894
മാമാങ്കം പലകുറി 895
മാമ്പുള്ളിക്കാവിൽ.....896
മായപ്പൊന്മാനേ.....897
മായാജാലകവാതിൽ.....898
മായാത്ത മാരിവില്ലിതാ.....899
മായാനടന വിഹാരിണീ.....900

മായാമഞ്ചലിൽ.....901

മായാമയൂരം.....902

മാരിക്കുടിന്നുള്ളിൽ.....903

മാരിവില്ലിൻ തേന്മലരേ.....904

മാരിവിൽ കുടനീർത്തും.....905

മാറോടണച്ച ഞാൻ.....906

മാലിനി നദിയിൽ.....907

മാലിനിയുടെ തീരങ്ങൾ.....908

മാലേയം മാറോടലിഞ്ഞും.....909

മാലേയമണിയും.....910

മാവിൻചോട്ടിലെ.....911

മാർകഴിയിൽ.....912

മിട്ടുമിട്ടുമിട്ടുക്കൻ മുയലച്ചൻ.....913

മിണ്ടാതെടി കുയിലേ.....914

മിണ്ടാത്തതെന്തേ.....915

മിന്നാമിനുങ്ങും.....916

മിഴികളിൽ നിറകതിരായി.....917

മിഴിനീരുകൊണ്ടു.....918

മിഴിയോരം.....919

മീനവേനലിൽ.....920

മുക്കുറ്റി തിരുതാളി.....921

മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു.....922

മുത്തുമണിത്തൂവൽ തരാം.....923

മുറുക്കിച്ചുവന്നതോ.....924

മുറ്റത്തെ മുല്ലേ ചൊല്ല്.....925

മുല്ലപ്പൂംപല്ലിലോ.....926

മുൾക്കിരീടമിതെന്തിനു.....927

മൂവന്തി താഴ് വരയിൽ.....928

മൂവന്തിയായ്.....929

മൃദുലേ ഇതാ.....930

മെയ് മാസമേ.....931

മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം.....932

മെല്ലെ... മെല്ലെ.....933

മെല്ലെയൊന്നു പാടി.....934

മെഹറുബാ.....935

മേഘം പൂത്തുതുടങ്ങി.....936

മേഘരാഗം 937

മേടപ്പൊന്നണിയും.....938

മേലേമാനത്തെ.....939

മേൽ മേൽ മേൽ.....940

മൈനാക പൊന്മുടിയിൽ.....941

മൈനാകം കടലിൽ.....942

മൊഴിയഴകും.....943

മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ.....944

മോഹത്തിന്റെ മുഖം.....945

മോഹവീണതൻ.....946

മൗനം പൊൻമണി.....947

മൗനം പോലും മധുരം.....948

മൗനം സ്വരമായ്.....949

മൗനങ്ങളേ ചാഞ്ചാടുവാൻ.....950

മൗനത്തിൻ ഇടനാഴിയിൽ.....951

മൗനമേ നിറയും.....952

മൗനരാഗപൈങ്കിളീ നിൻ.....953

മൗനസരോവര.....954

യദുകുല രതിദേവ.....955

യമുന വെറുതെ.....956

യയയാ യാദവാ.....957

യവനസുന്ദരീ.....958

യാത്രയായ് വെയിലൊളി.....959

യാത്രയായി യാത്രയായി.....960

യാമശംഖൊലി.....961

യാരമിതാ വനമാലി.....962

യേനണ്ടോടീ അമ്പിളി.....963

രഘുവംശപതേ.....964

രജനീ പറയൂ.....966

രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങൾ.....967

രതിസുഖസാരമായ്.....968

രവിവർമ്മചിത്രത്തിൻ.....969

രാകേന്ദുകിരണങ്ങൾ.....970

രാക്കിളിതൻ.....971

രാക്കുയിലിൻ രാഗ.....972

രാഗംതാനം സ്വരലയ.....973

രാഗം ശ്രീരാഗം.....974

രാഗങ്ങളേ മോഹങ്ങളേ.....975

രാജശിൽപ്പീ.....976

രാജഹംസമേ.....977

രാജീവനയനേ.....978

രാജീവം വിടരും.....979

രാത്തിങ്കൾ പൂത്താലി.....980

രാപ്പാടി തൻ.....981

രാപ്പാടി കേഴുന്നുവോ.....982

രാമകഥാഗാനലയം.....983

രാമായണകാറ്റേ.....984

രാരീരാരിരം രാരോ.....985

രാവിൽ വീണാനാദം.....986

രാവിൻ നിലാക്കായൽ.....987

രാവേ മൂടൽമഞ്ഞിൽ.....988

രാസനിലാവിനു.....989

റംസാനിലെ ചന്ദ്രികയോ.....990

ലക്ഷാർച്ചന കണ്ടു.....991

ലജ്ജാവതിയേ.....992

ലല്ലലം ചൊല്ലുന്ന.....993

ലോകം മുഴുവൻ.....994

വടക്കത്തി പെണ്ണാളേ.....995

വടക്കിനി പൂമുഖ.....996

വട്ടയില പന്തലിട്ട്.....997

വണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ.....998

വനശ്രീ മുഖം.....999

വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ.....1000

വരമഞ്ഞളാടിയ.....1001
വരുവാനില്ലാരുമീ.....1002
വലംപിരിശംഖിൽ.....1003
വള്ളിക്കുടിലിൻ.....1004
വാകപ്പൂമരം ചൂട്ടും.....1005
വാചാലം എൻ മൗനവും.....1006
വാടക വീടൊഴിഞ്ഞു.....1007
വാതിലിൽ ആ വാതിലിൽ.....1008
വാതിൽ തുറക്കു നീ.....1009
വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ.....1010
വാനമ്പാടീ.....1011
വാർമുകിലേ.....1012
വാലിന്മേൽ പൂവും.....1013
വാവാവോ വാവേ.....1014
വാസന്ത പഞ്ചമിനാളിൽ.....1015
വാർതിങ്കളുദിക്കാത്ത.....1016
വാർമേഘവർണ്ണന്റെ.....1017
വാൽക്കണ്ണെഴുതി.....1018
വാൽക്കണ്ണെഴുതിയ.....1019
വികാരനൗകയുമായ്.....1020
വിജനതയിൽ.....1021
വിജനതീരമേ.....1022
വിജനസുരഭീ വാടികളിൽ.....1023
വിടപറയുകയാണോ.....1024
വിണ്ണിന്റെ വിരിമാറിൽ.....1025

വിണ്ണിലെ ഗന്ധർവ്വ.....1026

വിശ്വമഹാക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ.....1027

വിശ്വസാഗരച്ചിപ്പിയിൽ.....1028

വീടിനു പൊന്മണി.....1029

വീണപൂവേ.....1030

വീരവിരാട കുമാര.....1031

വൃശ്ചികരാത്രിതൻ.....1032

വെണ്ണതോൽക്കുമുടലോടെ.....1033

വെണ്ണക്കൽകൊട്ടാരവാതിൽ.....1034

വെണ്ണിലാകൊമ്പിലെ.....1035

വെണ്ണിലാചന്ദനക്കിണ്ണം.....1036

വെയിൽചില്ലപൂക്കും.....1037

വെളുക്കുമ്പം കുളിക്കുവാൻ.....1038

വെള്ളാരം കുന്നിലേറി.....1039

വെള്ളിത്തിങ്കൾ.....1040

വെള്ളിനക്ഷത്രമേ.....1041

വെൺചന്ദ്രലേഖ.....1042

വേളിക്ക് വെളുപ്പാൻകാലം.....1043

വേഴാമ്പൽകേഴും.....1044

വേഷങ്ങൾ ജന്മങ്ങൾ.....1045

വേൽമുരുകാ ഹരോഹരാ.....1046

വൈക്കത്തഷ്ടമി നാളിൽ.....1047

വൈഡൂര്യകമ്മലണിഞ്ഞ്.....1048

വൈശാഖപൗർണ്ണമിയോ.....1049

വൈശാഖസന്ധ്യേ.....1050

വ്യത്യസ്തനാമൊരു.....1051
ശംഖുപുഷ്പം.....1052
ശങ്കരധ്യാനപ്രകാരം.....1053
ശരദിന്ദു മലർദീപ.....1054
ശരപ്പൊളിമാലചാർത്തി.....1055
ശരറാന്തൽ പൊന്നും പൂവും.....1056
ശരറാന്തൽ തിരിതാണു.....1057
ശലഭമായ് ഉയരുവാൻ.....1058
ശശികല ചാർത്തിയ.....1059
ശാന്തമീരാത്രിയിൽ.....1060
ശാന്തിമന്ത്രം തെളിയും.....1061
ശാരദേന്ദു നെയ്ത്ത്.....1062
ശാരദേന്ദു പാടി.....1063
ശാരദാംബരം.....1064
ശാരികേ എൻ.....1065
ശാലീനസൗന്ദര്യമേ.....1066
ശിലയായ് പിറവി.....1067
ശിലയിൽ നിന്നും.....1068
ശിവകര ഡമരുക ലയമായ്.....1069
ശിവദം ശിവനാമം.....1070
ശിവശൈലശൃംഗമാം.....1071
ശിശിരകാല.....1072
ശീവേലിമുടങ്ങി.....1073
ശുഭയാത്രാ ഗീതങ്ങൾ.....1074
ശൃംഗാരരൂപിണി.....1075

ശ്യാമ മേഘമേ നീയെൻ.....1076
ശ്യാമസുന്ദരപുഷ്പമേ.....1077
ശ്യാംമാംബരം.....1078
ശ്രാവണചന്ദ്രിക.....1079
ശ്രീപദം വിടർന്ന.....1080
ശ്രീപാദം രാഗാർദ്രമായ്.....1081
ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു.....1082
ശ്രീലതികകൾ.....1083
ശ്രുതിയിൽ നിന്നുയരും.....1084
ശ്വാസത്തിൻതാളം.....1085
ശർക്കര പന്തലിൽ.....1086
സംഗമം സംഗമം.....1087
സംഗീതം ഭുവിൽ.....1088
സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ.....1089
സംഗീതമേ നിന്റെ.....1090
സംഗീതമേ നിൻ.....1091
സന്തതം സുമശരൻ.....1092
സന്ധ്യമയങ്ങും 1093
സന്ധ്യയ്ക്കെന്തിനു 1094
സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ.....1095
സന്ന്യാസിനീ 1096
സമയമിതപൂർവ്വ.....1097
സമയരഥങ്ങളിൽ.....1099
സരസ്വതീയാമം.....1100

സഹസ്രദളസംശോഭിത.....1101
സഹ്യസാനുശ്രുതി.....1102
സാഗരങ്ങളേ.....1103
സാഗരമേ ശാന്തമാകൂ.....1104
സാന്ദ്രമാം സന്ധ്യതൻ.....1105
സാമജസഞ്ചാരിണീ.....1106
സാമ്യമകന്നോരുദ്യാനമേ.....1107
സായന്തനം ചന്ദ്രികാ.....1108
സായന്തനം നിഴൽ.....1109
സാരംഗി മാറിലണിയും.....1110
സിന്ദൂരസന്ധ്യേ പറയൂ.....1111
സിന്ദൂരം പെയ്തിറങ്ങി.....1112
സിന്ദൂരതിലകവുമായ്.....1113
സിന്ദൂരസന്ധ്യയ്ക്ക് മൗനം.....1114
സീതാദേവി.....1115
സീമന്തരേഖയിൽ.....1116
സുഖമാണീ നിലാവ്.....1117
സുഖമൊരു ബിന്ദു.....1118
സുഖമോ ദേവീ.....1119
സുന്ദരസ്വപ്നമേ.....1120
സുന്ദരീ.. നിൻ തുമ്പ്.....1121
സുന്ദരീ ഒന്നൊരുങ്ങിവാ.....1122
സുപ്രഭാതം സുപ്രഭാതം.....1123
സുമംഗലീ നീ.....1124
സുമുഹൂർത്തമായ്.....1125

സുരലോകജലധാര.....1126
സുറുമയെഴുതിയ.....1127
സുൻ സുൻ സുന്ദരിതുമ്പീ.....1128
സൂര്യകാന്തി.....1129
സൂര്യകിരീടം.....1130
സൂര്യനായ് തഴുകി.....1131
സൂര്യനാളം.....1132
സൂര്യാംശു.....1133
സ്നേഹത്തിൻ പൂഞ്ചോല.....1134
സ്നേഹത്തുമ്പീ.....1135
സ്വന്തമെന്ന പദം.....1136
സ്വപ്നങ്ങളേ വീണുറങ്ങൂ.....1137
സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും.....1138
സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളേ.....1139
സ്വപ്നമാലിനി.....1140
സ്വയംമറന്നുവോ.....1141
സ്വയംവര ചന്ദ്രികേ.....1142
സ്വയംവര ശുഭദിന.....1143
സ്വരകന്യകമാർ.....1144
സ്വരങ്ങളേ സപ്തസ്വരങ്ങളേ.....1145
സ്വരരാഗമേ.....1146
സ്വരരാഗരൂപിണീ.....1147
സ്വർഗ്ഗഗായികേ.....1148
സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വപ്നം.....1149
സ്വർഗ്ഗത്തിലോ.....1150

സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ.....1151

സ്വർഗ്ഗനന്ദിനീ.....1152

സ്വർഗ്ഗപുത്രീ.....1153

സ്വർഗ്ഗമെന്ന കാനനത്തിൽ.....1154

സ്വർണ്ണക്കൊടിമരത്തിൽ.....1155

സ്വർണ്ണമീനിന്റെ.....1157

സ്വർണ്ണഗോപുര നർത്തകി.....1158

സ്വർണ്ണച്ചാമരം.....1159

സ്വർണ്ണത്താമര ഇതളിലുറങ്ങും.....1160

സ്വർണ്ണത്തിനെന്തിനു.....1161

സ്വർണ്ണമുകിലേ.....1162

സ്വർണ്ണവളകളിട്ട.....1163

സൗഗന്ധികങ്ങൾ വിടർന്നു.....1164

സൗരയൂഥത്തിൽ.....1165

സൗരയൂഥപഥത്തിലെന്നോ.....1166

സർവ്വരാജ്യതൊഴിലാളികളേ.....1167

സൽക്കലാദേവിതൻ.....1168

2

വിനോദയാത്രാവേളകളിൽ,
ആഘോഷവേളകളിൽ,
സൗഹൃദസദസ്സുകളിൽ
ഒന്നു പാടണമെന്നു തോന്നുമ്പോൾ
കൈയിലൊരു പാട്ട് പുസ്തകം.
എല്ലാവർക്കും തൃപ്തികരമായ വിധത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട
ഗാനങ്ങൾ ചേർക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
എങ്കിലും ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ എല്ലാം
ഇഷ്ടമാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.
ഗാനാസ്വാദകർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗായകർക്ക്
മൊബൈൽ ഫോണിലും ടാബിലും
കമ്പ്യൂട്ടറിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കത്തക്ക
രീതിയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സൈസിൽ പിഡിഎഫ്
ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പിഡിഎഫ് റീഡർ ഉപയോഗിച്ച്
ഈ പുസ്തകം ആസ്വദിക്കൂ.
സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ഷെയർ ചെയ്യൂ.

ഭക്തിഗാനങ്ങൾക്ക് ശേഷം
മലയാള അക്ഷരമാലാക്രമത്തിലാണ്
പേജുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Courtesy: malayalamsongslyrics.com, malayalasangeetham.info

Please send your feedback to:
babualappillil@gmail.com

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ബാലമുരളീകൃഷ്ണ

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

3

ശ്രീവിനായകം

ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം (3)
ദയാനിധിം ശുഭവരദ ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം (4)
നമാമ്യഹം
വരഗജ വദനം അനന്വയ ചരിതം (2)
കരുണാരസ ലസിതോത്പല നയനം
വരഗജ വദനം അനന്വയ ചരിതം
കരുണാരസ ലസിതോത്പല നയനം
കലിമലരഹിതം.. ആ...........
കലിമലരഹിതം സുരഗണമുദിതം
കലിമലരഹിതം സുരഗണമുദിതം
വ്യാസനാരദാദി പൂജിത പാദം
ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം ദയാനിധിം ശുഭവരദ
ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം ആ...
അഭീഷ്ടവരദം അനുഗ്രഹഫലദം (2)
സുരഭീമധുര വരോദയ ചതുരം
അഭീഷ്ടവരദം അനുഗ്രഹഫലദം
സുരഭീമധുര വരോദയ ചതുരം
ചിന്മയരൂപം ഷിദ്രസഭരിതം
ചിന്മയരൂപം ഷിദ്രസഭരിതം
കേതകീപുരോല്ലസിതം ദേവം
ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം ദയാനിധിം ശുഭവരദ
ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം
രിഗപനി സനിഗപനി ശ്രീവിനായകം
പനിസ സനി,ഗപനിശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം
ദയാനിധിം ശുഭവരദ ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം
ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം ദയാനിധിം ശുഭവരദ...

ചിത്രം
ഭരതം

പാടിയത്
പി.ജയചന്ദ്രൻ

രചന
ആർ. കെ. ദാമോദരൻ

സംഗീതം
ടി.എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ

Babu Edakochi

ശ്രീവാഴും പഴവങ്ങാടി

ഗജാനനം ഭൃതഗണാധിസേവിതം
കപിത്ഥജം ഭൃഫലസാരഭക്ഷിതം
ഉമാസുതം ശോകവിനാശകാരണം
നമാമി വിഘ്നേശ്വര പാദപങ്കജം

ശ്രീവാഴും പഴവങ്ങാടിയിലെ ഗണപതിഭഗവാനേ
ശ്രീപാർവ്വതി ഉടയതനയപ്രിയ ഗജമുഖബാലകനേ (2)
വിഘ്നടേശ്വര ശുഭത സുഖദമൊരു ജീവിതമേകണമേ
വിഘ്നം നിൻ നടയില്വടയുമൊരു കേരമതാകണമേ (2)

പരമശിവനെയും ശക്തിയേയും വലംവച്ചുടനേ
പണ്ടൊരിക്കൽ പന്തയത്തിൽ പഴം വാർനേടീ (2)
ആ ഗണേശനു ഭരിണഭക്തി മോദകം നൽകീ
അടിയനിന്നു വിഘ്ലനിഗ്രഹനുഗ്രഹം തേടീ (2)
(ശ്രീവാഴും പഴവങ്ങാടിയിലെ)

ഇന്ദ്രബാഹുസ്തംഭ ബന്ധനം ചെയ്തൊരു
ഇടംപിരി വലംപിരി വിഗ്രഹം കണ്ടു
ഇന്ദ്രബാഹുസ്തംഭ ബന്ധനം ചെയ്തൊരു
ഇടംപിരി വലംപിരി വിഗ്രഹം കണ്ടു
കരളിൽ ചതുർത്ഥി തൃസന്ധ്യയാൽകോർത്തോരു
അരളിമലർമാല്യം അണിഞ്ഞവൻ നിന്നു
കരളിൽ ചതുർത്ഥി തൃസന്ധ്യയാൽകോർത്തോരു
അരളിമലർമാല്യം അണിഞ്ഞവൻ നിന്നു
(ശ്രീവാഴും പഴവങ്ങാടിയിലെ)

ആൽബം
ഹരിശ്രീ പ്രസാദം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി	ടി.എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ

5

ഗജാനനം

ഗജാനനം ഭൂതഗണാധിസേവിതം
കപിത്ഥജം ഭൂഫലസാരഭക്ഷിതം
ഉമാസുതം ശോകവിനാശകാരണം
നമാമി വിഘ്നേശ്വരപാദപങ്കജം

നമഹഃ നമഹഃ ശ്രീമഹാഗണപതേ നമഹഃ
അവിഘ്നമസ്തു ശ്രീഗുരുഭ്യോർനമഹഃ
നാൻമുഖാദി മൂർത്തിത്രയപൂജിതം
നാരദാദി മുനിവൃന്ദ സേവിതം
നമഹഃ നമഹഃ ശ്രീമഹാഗണപതേ നമഹഃ

ഇടവും വലവും ബുദ്ധിയും സിദ്ധിയും
ഇരുന്നരുളും നിൻ സന്നിധിയിൽ (2)
അടിയങ്ങൾ ഏത്തം ഇടുമ്പോൾ നിൻ കൃപ
അഭംഗുരം പൊഴിയേണം
വിഘ്നം അവിളംബം ഒഴിയേണം (2)
നമഹഃ നമഹഃ ശ്രീമഹാഗണപതേ നമഹഃ

ഉണരുന്നപുലരികളിൽ അരുണകിരണങ്ങൾ
നിൻ തിരുനടയിൽ കാണുന്ന നിത്യവും ഹോമം (2)
അവിലുമലർശർക്കര അട തേൻ കരിമ്പുപഴം
അവിടുത്തെ അമൃതേത്തിനെത്തുമവിരാമം (2)

നമഹഃ നമഹഃ ശ്രീമഹാഗണപതേ നമഹഃ
അനവധ്യസുന്ദരം ഗജാനനം ഭക്ത-
ജനങ്ങളിലലിവോലും തിരുനയനം (2)
അഭിരാമമാനന്ദനടനം ഞങ്ങൾ-
ക്കവലംബം അവിടുത്തെ പദഭജനം (2)

(നമഹഃ നമഹഃ .....ശ്രീമഹാഗണപതേ നമഹഃ)

ആൽബം
തുളസീതീർത്ഥം

Babu Edakochi

വിഘ്നേശ്വരാ

വിഘ്നേശ്വരാ ജന്മ നാളികേരം നിന്റെ
തൃക്കാൽക്കൽ ഉടയ്ക്കുവാൻ വന്നു
തുമ്പിയും കൊമ്പും കൊണ്ടടിയന്റെ മാർഗ്ഗം
തമ്പുരാനേ തടയൊല്ലേ
ഏകദന്താ കാക്കണമേ നിയതം
(വിഘ്നേശ്വരാ)

അരവണപ്പായസം ഉണ്ണുമ്പോൾ
അതിൽനിന്നൊരു വറ്റു നീ തരണേ
വർണ്ണങ്ങൾ തേടും നാവിൻ തുമ്പിനു
പുണ്യാക്ഷരം തരണേ ഗണേശ്വരാ
ഗം ഗണപതയെ നമോ നമഃ
(വിഘ്നേശ്വരാ)

ഇരുളിൻ മുളംകാട്ടു ചീന്തുമ്പോൾ
അരിമുത്തു മണി എനിക്കു നീ തരണേ
കൂടില്ലാത്തൊരീ നിസ്വന് നിൻ കൃപ
കുടിലായ് തീരണമേ ഗണേശ്വരാ
ഗം ഗണപതയേ നമോ നമഃ
(വിഘ്നേശ്വരാ)

ആൽബം
പുഷ്പാഞ്ജലി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	എ.വി. വാസുദേവൻ പോറ്റി	കെ.ജി. ജയൻ (ജയവിജയ)

Babu Edakochi

7

ഗണപതിഭഗവാനേ

ഗണപതിഭഗവാനേ
ഗണപതിഭഗവാനേ നമാമീ
ഗണപതിഭഗവാനേ
ഗണപതിഭഗവാനേ

ഉണരും പ്രഭാതത്തിൽ
ഹവിസ്സിൽ നിന്നുയിർക്കും
പഴവങ്ങാടിയുണ്ണി ഗണപതിയേ..
ഗണപതിഭഗവാനേ നമാമീ ഗണപതിഭഗവാനേ

ഉമയ്ക്കും മഹേശ്വരനും ഒരു വലം വെയ്ക്കുമ്പോൾ
ഉലകത്തിന്നൊക്കെയും നിൻ പ്രദക്ഷിണമായ് (2)
ഹരിശ്രീയെന്നെഴുതുമ്പോൾ ഗണപതിയായ് കാണും
അടിയന്റെ വിഘ്നങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കും ഒന്നായ് നീ (2)

(ഗണപതിഭഗവാനേ)

എവിടെയുമെപ്പൊഴും ആദിയിൽ പ്രണമിക്കും
അവിടുത്തേക്കുടയ്ക്കുവാൻ എൻ നാളികേരങ്ങളായ് (2)
അടുത്തേക്കു വരുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കില്ലേ
ഒരു ദന്തവും തുമ്പിക്കരവും ചേർത്തെന്നെന്നും
അനന്തപുരിയിൽ വാഴും അനന്തശായിയും നിന്റെ
അനുപമഗുണങ്ങൾ കണ്ടതിശയം കൂറുമ്പോൾ

(ഗണപതിഭഗവാനേ)

ആൽബം
തുളസീമാല

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
വാസുദേവൻ പോറ്റി

സംഗീതം
കെ.ജി. ജയൻ

8

അഞ്ജനശിലയിൽ

അഞ്ജനശിലയിൽ ആദിപരാശക്തി
അമ്മേ കുമാരനല്ലൂർ അമ്പേ നീ
എൻ മനസ്സിൽ ഭദ്രദീപം തെളിയുമ്പോൾ
വന്നണഞ്ഞു മാഹേന്ദ്രനീലാഭയായ് (2)

തൃക്കാർത്തികനാളിൽ മധുരാപുരിയിലെ
ഭക്തനാം പൂജാരി അണയുമ്പോൾ (2)
അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞമ്മ പുഞ്ചിരിതൂകുന്നു
സുരവൃന്ദം പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുന്നു

അമ്മതൻ നടയിൽ നിന്നുയർന്നസ്വരം
ഒന്നുചേർന്നു ജപമന്ത്രമായ്
സങ്കടങ്ങളവയൊക്കെയും
മറന്നെന്മനസ്സിനിതു പുണ്യമായ്
(അഞ്ജന)

കുമാരനായ് പണ്ടു പണിതീർന്ന മന്ദിരം
കുമാരനല്ലൂരു് ശ്രീദേവി കോവിലായ് (2)
മഞ്ഞളാടും ദിവ്യമുഹൂർത്തത്തിൽ കാണുന്ന
തെളിവാർന്ന തേജസ്സായ് ലളിതാംബികേ
അമ്മതൻ നടയിൽ നിന്നുയർന്നസ്വരം
ഒന്നുചേർന്നു ജപമന്ത്രമായ്
സങ്കടങ്ങളവയൊക്കെയും
മറന്നെന്മനസ്സിനിതു പുണ്യമായ്
(അഞ്ജന)

ആൽബം
ദേവീഗീതം Vol. I

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജയചന്ദ്രൻ	ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ	ആർ.കെ. ശേഖർ

Babu Edakochi

9

ആദിപരാശക്തീ

ആദിപരാശക്തീ അമൃതവർഷിണീ
ആനന്ദരൂപിണീ ദേവീ
സാവിത്രീ ഹിമശൈലപുത്രീ
മായേ സർവേശ്വരീ ശങ്കരീ
ഹ്രീംകാര ബീജാക്ഷരീ തവ ഭക്തി തൻ
തങ്കതീർഥത്തിൽ കുളിക്കേണം
ശ്രീവിദ്യേ ജഗന്നാഥേ ഹൃദ്യേ
നിന്റെ ശ്രീരാജിച്ചീടുന്ന മെയ് കാണണം
നീ തുണയേകണം
നീ തുണയേകണം

(ആദിപരാശക്തീ...)

ശ്രീരാജരാജേശ്വരീ തവശക്തി തൻ
രതശീതാംശു വിടർത്തേണം
ശ്രീമായേ ജഗൽശക്തിദായേ നിന്റെ
ഹേമാംഗരൂപത്തെ കണി കാണേണം
നീ കൃപയേകണം
നീ കൃപയേകണം

(ആദിപരാശക്തീ...)

ചിത്രം
ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	വാസുദേവൻ പോറ്റി	കെ.ജി. ജയൻ

10

ആപദി കിം കരണീയം

ആപദി കിം കരണീയം
ആപദി കിം കരണീയം അമ്മേ
സ്മരണീയം തവ പദയുഗളം
അനന്തപുരിയിൽ വാഴും ആറ്റുകാലമ്മേ (2)
ആത്മാവിന്നഭിഷേകമാം ആനന്ദപ്പൊരുളേ (ആപദി)

കാപ്പുകെട്ടി കാർത്തികനാൾ കുടിയിരുപ്പായ് ദേവി
ദീപങ്ങൾ ഹാരങ്ങളായ് പൂരംനാൾ പൊങ്കാല (2)
മൺകലങ്ങളിൽ നേദ്യം ദേവി നിനക്കായി
സങ്കല്പപൂജകൾ ചെയ്യുന്ന മങ്കമാർ (2)

ആപദിതി കിം കരണീയം അമ്മേ
സ്മരണീയം തവ പദയുഗളം
അനന്തപുരിയിൽ വാഴും ആറ്റുകാലമ്മേ
ആത്മാവിന്നഭിഷേകമാം ആനന്ദപ്പൊരുളേ
ആപദി കിം കരണീയം അമ്മേ
ആപദി കിം കരണീയം

ഒരു പെൺകൊടിയായ് മുല്ലവീട്ടിലണയുമ്പോൾ
ആരൂഢമെൻ ഹൃദയം മണിദ്വീപവാസിനീ (2)
കോടിസൂര്യപ്രഭയായ് ശാന്തയായ് വരമരുളി
വിളങ്ങും വിശ്വരൂപിണി ആറ്റുകാലമ്മേ (2)

ആപദിതി കിം കരണീയം അമ്മേ
സ്മരണീയം തവ പദയുഗളം
അനന്തപുരിയിൽ വാഴും ആറ്റുകാലമ്മേ
ആത്മാവിന്നഭിഷേകമാം ആനന്ദപ്പൊരുളേ
ആപദി കിം കരണീയം അമ്മേ
ആപദി കിം കരണീയം

ആൽബം
ദേവീഗീതം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കെ. ജയകുമാർ	രവീന്ദ്രൻ

11

കുടജാദ്രിയിൽ

കുടജാദ്രിയിൽ കുടി കൊള്ളും മഹേശ്വരി
ഗുണദായിനി സർവ്വ ശുഭകാരിണി
കാതരഹൃദയ സരോവര നിറുകയിൽ
ഉദയാംഗുലിയാകു മംഗള മന്ദസ്മിതം തൂകു

(കുടജാദ്രി)

നാദാത്മികേ ആ.....ആ....
മൂകാംബികേ ആ..... ആ .....
ആദി പരാശക്തി നീയേ
നാദാത്മികേ ദേവി മൂകാംബികേ
ആദി പരാശക്തി നീയേ
അഴലിന്റെ ഇരുൾ വന്നു മൂടുന്ന മിഴികളിൽ
നിറകതിർ നീ ചൊരിയൂ
ജീവനിൽ സൂര്യോദയം തീർക്കൂ

(കുടജാദ്രിയിൽ ..)

വിദ്യാവിലാസിനി വരവർണ്ണിനി
ശിവകാമേശ്വരി ജനനി (2)
ഒരു ദുഃഖ ബിന്ദുവായ് മാറുന്ന ജീവിതം
കരുണാമയമാക്കൂ
ഹൃദയം സൗപർണ്ണികയാക്കൂ

(കുടജാദ്രിയിൽ ..)

ചിത്രം
നീലക്കടമ്പ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	വാസുദേവൻ പോറ്റി	കെ.ജി. ജയൻ

12

വിശ്വമോഹിനീ

വിശ്വമോഹിനീ ജഗദംബികേ ദേവി
തപ്തമാമെൻ മനസ്സിൽ നിൻ രൂപം
സ്പഷ്ടമാകും സഹസ്രദളപത്മ
സുസ്ഥിതേ മമ നിറമാലകൾ
(വിശ്വമോഹിനീ ....നിൻ രൂപം)

കേശഭാരത്തിങ്കൽ നീലമേഘങ്ങളും
രുധിരവർണ്ണത്തിൽ നിന്നധരങ്ങളും
പ്രകാശംസ്ഫുരിക്കും പ്രസാദാർദ്രനേത്രം
പ്രഭാപൂരമെങ്ങും സുനാസാമണിസ്ഥം
തുടുക്കും കവിൾത്തട്ടിൽ രാഗഭാവങ്ങളും
ശ്രവിക്കുന്ന കർണ്ണങ്ങൾ സർവ്വവും നാദമായ്
തുടുക്കും കവിൾത്തട്ടിൽ രാഗഭാവങ്ങളും
ശ്രവിക്കുന്ന കർണ്ണങ്ങൾ സർവ്വവും നാദമായ്
സ്വരങ്ങൾ പൊഴിക്കും നിൻ കണ്ഠസൗന്ദര്യവും
ധരിപ്പൂ സുരാധിപേ ഗന്ധർവ്വവീണകൾ
(വിശ്വമോഹിനീ ....നിൻ രൂപം)

സംഗീതവും ദിവ്യസാഹിത്യവും സദാ
ചുരത്തുന്നിതാ നിൻ കുജങ്ങളാം കുംഭങ്ങൾ
സംഗീതവും ദിവ്യസാഹിത്യവും സദാ
ചുരത്തുന്നിതാ നിൻ കുജങ്ങളാം കുംഭങ്ങൾ
നിൻ കരങ്ങൾ തരുന്ന വരങ്ങൾ മഹേശ്വരി
നിൻ പാദസൂനങ്ങൾ നമിപ്പൂ മൂകാംബികേ
(വിശ്വമോഹിനീ .... നിറമാലകൾ)

വിശ്വമോഹിനീ ജഗദംബികേ
ദേവി തപ്തമാമെൻ മനസ്സിൽ നിൻ രൂപം

ആൽബം
ദേവീഗിതം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
സുശീല	പി. ഭാസ്കരൻ	എ.ടി. ഉമ്മർ

Babu Edakochi

കൊല്ലൂരിലും

കൊല്ലൂരിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും കുമാരനല്ലൂരിലും
വാഴും ജനനീ ഭഗവതീ (2)
എല്ലാരുമേ വെടിഞ്ഞില്ലായ്മയാലുരുകി
വല്ലായ്മ തൻ കനലിൽ നീറി ദേവി
യല്ലാതൊരാശ്രയമില്ലേ കരുണാമൃത
സ്വർല്ലോകഗംഗയായ് വരൂ നീ സാക്ഷാൽ

(കൊല്ലൂരിലും...)

ചോറ്റാനിക്കര വാഴുമംബേ
ഒഴിഞ്ഞോരെന്റെ ചോറുപാത്രം തിരുമുമ്പിൽ
നീട്ടിടുമ്പോൾ ദയ കാട്ടേണമംബികേ
എൻ ആർത്തവിലാപം കേൾക്കുകയില്ലേ
അമ്മേ സാക്ഷാൽ

(കൊല്ലൂരിലും...)

ചിത്രം
തീർത്ഥയാത്ര

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ജോൺസൺ

14

കമലാംബികേ

കമലാംബികേ രക്ഷമാം
കമലാംബികേ രക്ഷമാം
ശ്രുതജന ഹൃദയ കമല മദ്ധ്യകതേ
കമലാംബികേ രക്ഷമാം
ശ്രുതജന ഹൃദയ കമല മദ്ധ്യകതേ
കമലാംബികേ രക്ഷമാം..ആ..ആ..

അലിവൊഴുകും നയന യുഗം
കണി കാണാൻ ഞാൻ വരുമ്പോൾ (2)
ഒരു നാളിലും അണയാത്തൊരഭയം
നീ തരുമോ
അരുണാഭയിലിളകും തവ
തിരു വദനം തൊഴുതുണരാൻ
സ്വര സംക്രമം അണിയുന്നൊരു രാഗലയം തരുമോ
കമലാംബികേ രക്ഷമാം
ശ്രുതജന ഹൃദയ കമല മദ്ധ്യകതേ
കമലാംബികേ രക്ഷമാം..ആ..ആ..

തിലകുസുമം പണിയും നിൻ
തിരു നാസിക തെളിയാൻ
കരുണാ രസം ഒഴുകും തവ
തിരുശോഭയിൽ നിറയാൻ (2)
ജന്മാന്തര സുകൃതവുമായ് തിരുനടയിൽ വരുമ്പോൾ
മണിനൂപുരം ഉണരുംനിൻ നാദലയം തരുമോ
കമലാംബികേ രക്ഷമാം.
ശ്രുതജന ഹൃദയ കമല മദ്ധ്യകതേ
കമലാംബികേ രക്ഷമാം..ആ..ആ..

ചിത്രം
കുടുംബസമേതം

Babu Edakochi

15

ചേർത്തല ഭഗവതീ

ചേർത്തല ഭഗവതീ കാർത്ത്യായനി
സാക്ഷാൽ ഈ കല്ലു കാർത്ത്യാനി (2)
ഇണങ്ങിയാലോ അവൾ വരമരുളും
പിണങ്ങിയാലോ അവൾ വാളെടുക്കും

(ചേർത്തല ഭഗവതി...)

അകലെയിരുന്നു ജനം വിധിയെഴുതി
അവളുടെ കരളൊരു കല്ലു പോലെ (2)
അടുത്തവരോ അതു തിരുത്തിച്ചൊല്ലി
അവളുടെ കരൾ നറും വെണ്ണ പോലെ

(ചേർത്തലഭഗവതി...)

കരിംചായം മുക്കിയ ളുവലോടെ
കാലം അവൾക്കു പിൻപേ നടക്കുന്നു
കടമിഴികൾക്കു നിറം കൂട്ടാനോ
കരി തേച്ചു വികലമായ് തീർക്കാനോ

(ചേർത്തലഭഗവതി...)

ചിത്രം
കല്ലുകാർത്ത്യായനി

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ, മാധുരി, സെൽമ ജോർജ്ജ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

16

ജഗദീശ്വരീ

ജഗദീശ്വരീ ജയ ജഗദീശ്വരീ (2)
ചന്ദ്രക്കല ചൂടും ഭഗവാന്റെ ഹൃദയേശ്വരീ (2)
ജഗദീശ്വരീ ജയജഗദീശ്വരീ
കനിയുക ദേവി കനിയുക നീ
ദേവി ദേവി ദേവി ദേവി

പാടുന്നതവിടുത്തെ തിരുനാമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ
തേടുന്നതവിടുത്തെ തൃപ്പാദങ്ങൾ
കത്തുന്ന ഞങ്ങൾ തൻ ഹൃദയങ്ങൾ ദേവീ നിൻ
കർപ്പൂരക്കിണ്ണങ്ങൾ കർപ്പൂരക്കിണ്ണങ്ങൾ

(ജഗദീശ്വരീ ...... ദേവി)

ചാർത്തുന്നതവിടുത്തെ സിന്ദൂരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ
ചൂടുന്നതവിടുത്തെ നിർമ്മാല്യങ്ങൾ
ജന്മങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തൻ ജന്മങ്ങൾ തിരുമുൻപിൽ
അഞ്ജലീ പുഷ്പങ്ങൾ

(ജഗദീശ്വരീ ...... ദേവി)

കാണുന്നതവിടുത്തെയവതാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ
കേൾക്കുന്നതവിടുത്തെയപദാനങ്ങൾ
ഉണരുന്ന ഞങ്ങൾ തന്നാത്മാവിൻ താളങ്ങൾ
ഓംകാരപൊൻ തുടികൾ

(ജഗദീശ്വരീ ...... ദേവി)

ചിത്രം
ദേവീ കന്യാകുമാരി

17

മനസ്സിലുണരൂ

മനസ്സിലുണരൂ ഉഷസന്ധ്യയായ്
മായാമോഹിനീ സരസ്വതീ
നാകസദസ്സിലെ നവരത്ന വീണയിൽ
നാദം തുളുമ്പുമീ നവരാത്രിയിൽ
(മനസ്സിലുണരൂ...)

നവ നവ മോഹങ്ങൾ നർത്തനം ചെയ്യുന്ന
നാദമനോഹര ലയരാവിൽ
നിൻ മന്ദഹാസമാം ബോധ നിലാവിൽ
എൻ മനക്കണ്ണുകൾ വിടരട്ടെ
(മനസ്സിലുണരൂ...)

പുസ്തകരൂപത്തിൽ, ആയുധ രൂപത്തിൽ
പുണ്യവതീ നിന്നെ കൈ തൊഴുന്നേൻ
അഴകായ് വീര്യമായ് ആത്മസംതൃപ്തിയായ്
അവിടുന്നടിയനിൽ നിറഞ്ഞാലും
(മനസ്സിലുണരൂ..)

കനിവിൻ കാഞ്ചനക്കതിർ മാല ചൊരിയൂ
കലയുടെ വർണ്ണങ്ങൾ പകരൂ
കേളീകലയുടെ തരംഗമാലാ
മേളയിലെന്നെയും ലയിപ്പിക്കൂ
(മനസ്സിലുണരൂ...)

ചിത്രം
മറുനാട്ടിൽ ഒരു മലയാളി

Babu Edakochi

18

പാദങ്ങളിൽ വീണ

പാദങ്ങളിൽ വീണ കേഴുന്നു ഞാൻ
പാറമേൽക്കാവിൽ ജഗദീശ്വരീ (2)
മന്ദഹാസം തൂകും കൃപാകരി
പൂനിലാപാൽതരും വിശ്വേശ്വരി
പൂനിലാപാൽതരും വിശ്വേശ്വരി

ആനന്ദദീപ്തമാം അവിടുത്തെ ദർശനം
ആനന്ദഭൈരവീ സായൂജ്യമായ് (2)
പൂജകൾ മേൽക്കാവിലമ്മയ്ക്കും കണ്ണീരാൽ
നേരുന്നു ഞാനും ഒരമ്മയാകാൻ
നേരുന്നു ഞാനും ഒരമ്മയാകാൻ

(പാദങ്ങളിൽ)

ഓംകാരരൂപനാം വടക്കുംനാഥൻ
കാണുന്നു ചാന്താട്ടം ദേവീബിംബം (2)
ശാന്തം ഗംഭീരം ചണ്ഡമുണ്ഡാഗ്നി
ഭ്രാന്തമീലോകം സർവ്വം ത്രിപുരേശ്വരീ
ഭ്രാന്തമീലോകം സർവ്വം ത്രിപുരേശ്വരീ

(പാദങ്ങളിൽ)

ആൽബം
ദേവീഗീതം

പാടിയത് ചിത്ര	രചന വാസുദേവൻ പോറ്റി	സംഗീതം കെ.ജി. ജയൻ

19

പാടുന്ന ഞാനിന്ന്

പാടുന്ന ഞാനിന്ന് കാടാമ്പുഴയിലെത്തി
മാടിവിളിക്കുന്നെന്നെ വനദുർഗ്ഗ (2)

ആത്മദുഃഖങ്ങൾക്ക് അരുണാഭ കൊടുത്തെന്റെ
ദേവിയ്ക്ക് പൂമൂടൽ നടത്തുന്നു ഞാൻ

(പാടുന്നു)

അണിയുന്നു ഞാനമ്മേ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ
വിലയിക്കും സുഗന്ധത്തിൻ കളഭമെന്നും (2)
ഹൃദയമാം നാളികേരം ഉടച്ചു മുട്ടിറക്കുമ്പോൾ
അടിയനു മോക്ഷപദം അരുളുകില്ലേ (2)

(പാടുന്നു)

കാലങ്ങൾ മാറിമാറി കലിയുഗം നിറയുമ്പോൾ
മാതൃവാത്സല്യം നുണയുവാൻ അമ്മേ (2)
ചാരത്ത് ഞാനൊരു പൈതലായ് മാറുമ്പോൾ
അനുഭൂതിയെന്നുള്ളിൽ നിർവൃതിയായ് (2)

(പാടുന്നു)

ആൽബം
ദേവീഗീതം

പാടിയത്
മിൻമിനി

രചന
കെ ജയകുമാർ

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

20

സൗപർണ്ണികാമൃത

സൌപർണ്ണികാമൃത വീചികൾ പാടും
നിന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ
ജഗദംബികേ...... മൂകാംബികേ.....
സൌപർണ്ണികാമൃത വീചികൾ പാടും
നിന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ
പ്രാർഥനാ തീർഥമാടും എൻ മനം തേടും
നിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളമ്മേ
ജഗദംബികേ മൂകാംബികേ

കരിമഷി പടരുമീ കൽവിളക്കിൽ
കനകാംഗുരമായ് വിരിയേണം
നീ അന്തർനാളമായ് തെളിയേണം
ആകാശമിരുളുന്നൊരപരാഹ്നമായ്
ആരണ്യകങ്ങളിൽ കാലിടറി (2)
കൈവല്യ ദായികേ സർവാർഥ സാധികേ
അമ്മേ..സുരവന്ദിതേ

(സൌപർണ്ണികാമൃത ...... മൂകാംബികേ)

സ്വരദളം പൊഴിയുമീ മൺവീണയിൽ
താരസ്വരമായ് ഉണരേണം
നീ താരാപഥങ്ങളിൽ നിറയേണം
ഗാനങ്ങൾ ചിറകറ്റ ശലഭങ്ങളായ്
ഗഗനം മഹാമൌന ഗേഹമായ് (2)
നാദസ്വരൂപിണീ കാവ്യ വിനോദിനീ
ദേവീ ...ഭുവനേശ്വരീ

(സൌപർണ്ണികാമൃത .... മൂകാംബികേ)

ചിത്രം
കിഴക്കുണരും പക്ഷി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	വയലാർ	ദേവരാജൻ

21

ദേവീ കന്യാകുമാരി

ദേവീ ആ....ആ.ആ കന്യാകുമാരി ആ..ആ..ആ
പ്രസീത പ്രത്യക്ഷമാഹേശ്വരീ.

(ദേവീ....)
ആ... ആ...ആ..ആ..

സന്ധ്യക്കു ലളിതാസഹസ്രനാമം ചൊല്ലും
സംസാര സാഗര തിരകൾ (2)
ഈറനടുത്തു വന്നു കനകകലശമാടും
ഹിമഗിരിനന്ദിനീ രൂപം
മതിലഞ്ചും കടന്നെത്തുന്ന ഞങ്ങൾക്ക്
മനസ്സിൽ പതിയേണം മായേ മഹാമായേ

(ദേവീ..)

ശ്രീകോവിൽ നടയിൽ നിന്നൊരിക്കലും മാറാത്ത
ശ്രീവിവേകാനന്ദ ശിലയിൽ (2)
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തൊഴുതു നമസ്കരിക്കും
സ്വയവര കന്യകാരൂപം
പടിയാറും കടന്നെത്തുന്ന ഞങ്ങൾക്ക്
പതിവായ് കാണേണം
മായേ മഹാമായേ

ചിത്രം
ദേവി കന്യാകുമാരി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, സുശീല, സെൽമ ജോർജ്	ഡോ. പവിത്രൻ	എ. ടി ഉമ്മർ

Babu Edakochi

22

ദേവീ ഭഗവതീ

ദേവീ ഭഗവതീ മായാരൂപിണി
ശരണം തവ ചരണം
തരണം തായേ അഭയം
തരണം തായേ അഭയം
(ദേവീ.....)

മനസ്സിൻ കുമ്പിളിൽ ഒരു നെയ് തിരിയുമായ്
ഇരുളിൽ തേടുന്ന അമ്മേ നിൻ പാദം
അമ്മേ നിൻ പാദം
(ദേവീ....)

അറിവിൻ നാളമായ് പൊരുളിൻ സാരമായ് (2)
അകമേ തെളിയേണം
അമ്മേ നിൻ രൂപം
അമ്മേ നിൻ രൂപം
(ദേവീ...)

ദുർഗ്ഗേ അഖിലാണ്ഡേശ്വരീ
രുദ്രേ മഹിഷമർദ്ദിനീ
ഭദ്രേ ഭജിക്കുന്നു
അമ്മേ നിൻ നാമം
അമ്മേ നിൻ നാമം
(ദേവീ...)

ചിത്രം
മണ്ണ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

Babu Edakochi

ബ്രഹ്മകമലം

ബ്രഹ്മകമലം ശ്രീലകമാക്കിയ
നാദബ്രഹ്മ സുധാമയീ (2)
വീണാധരീ ശാരദോധരീ
പാഹിമാം പാഹിമാം പരിപാഹിമാം
(ബ്രഹ്മ...)

ദേവീമാഹാത്മ്യലഹരിയിലെൻ മനം
സർഗസാഗരമാകേണം (2)
നൈവേദ്യമന്ത്രാങ്കുരങ്ങളിൽ
അമ്മേ അന്നപൂർണ്ണാമൃതമരുളേണം
ആത്മപൂജാമുദ്രകളിൽ ദേവീ
ഭാവതരംഗമുയർത്തേണം
(ബ്രഹ്മ...)

ജന്മജന്മാന്തര പാപശിലകൾ
പുണ്യസോപാനമായ് മാറേണം (2)
പുണ്യാഹജലബിന്ദുവിൽ ദേവീ
കാരുണ്യവാരിധിയുണരേണം
നിത്യവുമെൻ ചേതനയിൽ
കരുണാ മലയമാരുതനൊഴുകേണം
(ബ്രഹ്മ...)

ചിത്രം
സവിധം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജയചന്ദ്രൻ	രമേശൻ നായർ	പി.കെ.കേശവൻ നമ്പൂതിരി

24

മൂകാംബികേ ഹൃദയ

മൂകാംബികേ ഹൃദയതാളാഞ്ജലി
പ്രണവ നാദാംബികേ സകല വേദാംബികേ
ഞാനാം എഴുത്തോല ചിറകിൽ മൈക്കൺമുന
ഗാനാമൃതം ചുരത്തി തരുമോ നീ
ജ്ഞാനാബികേ എന്നിൽ വരുമോ..
(മൂകാംബികേ ഹൃദയ)

കണിവെള്ള താമരപൂവിലും കരളിലും
കതിരായ് വിടർന്നവളേ.. ബ്രഹ്മ-
കലയായ് വിടർന്നവളേ..
തൃക്കാലടികൾ ഇളകുമ്പോൾ ഉഷസ്സിന്റെ
മുക്കാലം തീർത്തവളേ..
നിൻ നഖകല ചന്ദ്രക്കലയായ് തെളിയുന്ന
നിമിഷം ഞാനല്ലോ നീയാം
നിത്യത ഞാനല്ലോ..
(മൂകാംബികേ ഹൃദയ)

അക്ഷര ചിമിഴിലും ആത്മാവിൻ പൊരുളിലും
അമൃതായ് പുലർന്നവളേ.. മൃത്യ -
ഞ്ജയ മന്ത്രം മൊഴിഞ്ഞവളേ..
കച്ഛപിനാദ തരംഗത്തിൽ മൂലോകം
കവിതയായ് വാർത്തവളേ..
നിൻ മുഖകല സൂര്യകലയായ് ജ്വലിക്കുന്ന
രഹസ്യം ഞാനല്ലോ.. നീയാം
നിറകുടം ഞാനല്ലോ...
(മൂകാംബികേ ഹൃദയ)

ആൽബം
പുഷ്പാഞ്ജലി

Babu Edakochi

മൂകാംബികേ ദേവി

മൂകാംബികേ ദേവി ജഗദംബികേ
മുപ്പാരിനും നിത്യ വരദായികേ (2)
അടിയനിൽ വിടരും പത്മദളങ്ങളിൽ
അവതരിക്കു ദേവീ അനുഗ്രഹിക്കു.

(മൂകാംബികേ)

കാലധിവർത്തിയാം കലകൾക്കെന്നാളും
ആധാരം നീയല്ലോ (2)
അനശ്വരങ്ങളാം അക്ഷരവിദ്യകൾതൻ (2)
അക്ഷയനിധിയും നീയല്ലോ

(മൂകാംബികേ)

കാതിനുപീയൂഷം കണ്ണിനുകർപ്പൂരം
കാനനമേഖല ചേതോഹരം (2)
തംബുരു മീട്ടി ഋതുക്കൾ വരുന്നു. (2)
നിൻതിരുനടയിലുദാരം

(മൂകാംബികേ)

ആൽബം
തുളസീതീർത്ഥം

പാടിയത്
വാണി ജയറാം

രചന
ശ്രീമൂലനഗരം വിജയൻ

സംഗീതം
വിദ്യാധരൻ

Babu Edakochi

വീണാപാണിനി

വീണാപാണിനി രാഗവിലോലിനി
ശാലിനി സരസ്വതി ദേവി
ഈശ്വരീ അരുളൂ വരപ്രസാദം
അനുഗ്രഹിക്കൂ നീ അനുഗ്രഹിക്കൂ
തിരുമുൽക്കാഴ്ച്ചകൾ സ്വീകരിക്കൂ

തംബുരുവിൽ എന്നംഗുലി മീട്ടും
തരളിത രാഗങ്ങൾ ജീവിത തരംഗഭാവങ്ങൾ
ശീതള മധുര നിലാവല തഴുകും
ശീലുകൾ മനസിൽ ഒഴുകും
സുഖകര ശീലുകൾ മനസിൽ ഒഴുകും

ചെമ്പകമലരിൽ രാഗ സുഗന്ധം
സന്ധ്യകൾ പുണരുമ്പോൾ
കവിളിണകുംകുമമണിയുമ്പോൾ
ചഞ്ചലതരള വികാര ലഹരിയിൽ
അഞ്ജലി കൂപ്പി വണങ്ങും
ഹൃദയം മഞ്ജരി പാടി മയങ്ങും

ചിത്രം
എന്റെ ഗ്രാമം

27

ശക്തിമയം ശിവ

ശക്തിമയം ശിവശക്തിമയം
ആ...ആ..ആ..ആ.
ശക്തിമയം ശിവശക്തിമയം
ഭക്തിമയം ഭുവനം ബ്രഹ്മമയം (ശക്തി..)

കോടി സൂര്യപ്രഭ വിടർത്തി
കാരണജലധി തിരയുണർത്തി (2)
ആഗമ...നിഗമ പ്രണവബീജത്തിൽ
നിന്നാദിപരാശക്തിയവതരിച്ചു
ചിന്മയീ സച്ചിന്മയീ
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയ രൂപമയീ
നിത്യവരാഭയ ഭാവമയീ
പാലയമാം പാലയമാം പാലയമാം
പാർവ്വണേന്ദു ഭാസുരേന്ദു വദനേ (ശക്തി..)

ശ്രീസുദർശന ദ്യുതി പരത്തീ
ക്ഷീരപഥങ്ങളിൽ തമസ്സകറ്റി (2)
ദ്വാപര യുഗത്തിൻ ഹൃദയപത്മങ്ങളിൽ
ആദിമഹാശക്തി അവതരിച്ചു
ചിന്മയീ സച്ചിന്മയീ
സിന്ദൂരാരുണ ജ്യോതിർമയീ
ചഞ്ചലപാദ പരാഗവതീ
പാലയമാം പാലയമാം പാലയമാം
പത്മപുഷ്പ കൃഷ്ണപുഷ്പനയനേ (ശക്തി..)

ചിത്രം
ദേവി കന്യാകുമാരി

പാടിയത്
എം.ജി. ശ്രീകുമാർ

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

28

നാദരൂപിണീ

നാദരൂപിണീ ശങ്കരീ പാഹിമാം പാഹിമാം
ശ്രുതിമധുരതര നാദരൂപിണീ
ശങ്കരീ പാഹിമാം... പാഹിമാം....
മാനസപൂജയിൽ ഭാവപ്രണീതമാം
അമൃതമന്ത്രങ്ങളിലൂടെ (മാനസ)
നിൻ ഹൃദന്തം ജഗത്തിൻ
അകമലരിലുതിർത്തു മരന്ദം
(സനിമധനി പപപ......... ഗഗ ഗഗ)
ധ്വനിതരള നാദരൂപിണീ
ശങ്കരീ പാഹിമാം പാഹിമാം

സർവ്വചരാചരം കാണ്മൂ നിൻ മുന്നിൽ
തൊഴുകൈ താമരയോളം (സർവ്വ)
നിൻ കരങ്ങൾ തൊടുമ്പോൾ
മനഭരിതമുണർന്നു പ്രകാശം (നിൻ)
(സനിമധനി പപപ......... ഗഗ ഗഗ)

ലയതരള നാദരൂപിണീ...
ഗമധനി നാദരൂപിണീ..
നിസ സഗ .... മധനി
നാദരൂപിണീ ശങ്കരീ പാഹിമാം
പാഹിമാം
ശ്രുതിമധുരതര നാദരൂപിണീ
ശങ്കരീ പാഹിമാം പാഹിമാം

ചിത്രം
ഹിസ് ഹൈനസ് അബ്ദുള്ള

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ടി.കെ.ആർ. ഭദ്രൻ	ദക്ഷിണാമൂർത്തി

Baby Edakochi

29

ആ ദിവ്യനാമം അയ്യപ്പാ

ആ ദിവ്യനാമം അയ്യപ്പാ
ഞങ്ങൾക്കാനന്ദദായക നാമം
ആ മണിരൂപം അയ്യപ്പാ
ഞങ്ങൾക്കാപാദചൂഡ മധുരം (2)
അയ്യനയ്യപ്പ സ്വാമിയേ
നീയല്ലാതില്ലൊരു ശരണം (2) -ആ ദിവ്യനാമം...

ഏഴരപ്പൊന്നാനപ്പുറത്തെഴുന്നെള്ളിടും
ഏറ്റുമാനൂരപ്പൻ മകനേ
ഏഴാഴികൾ തൊഴും പാലാഴിയിൽ വാഴും
ഏകാക്ഷരീപതിസുതനേ

അയ്യനയ്യപ്പസ്വാമിയേ
നീയല്ലാതില്ലൊരു ശരണം (2)

ആ ദിവ്യനാമം..

ആ പുണ്യമാം മല നിന്മല പൊന്മല
ആശ്രിതർക്കഭയസങ്കേതം (2
അതിലെ അനഘമാം പൊന്നമ്പലം പാരിൽ (2)
ആളും അദ്വൈതവിദ്യാലയം

അയ്യനയ്യപ്പ സ്വാമിയേ
നീയല്ലാതില്ലൊരു ശരണം -ആ ദിവ്യനാമം...

അയ്യനയ്യപ്പ സ്വാമിയേ
നീയല്ലാതില്ലൊരു ശരണം (3)

ആൽബം
ശ്രീ അയ്യപ്പൻ ഗാനങ്ങൾ

Babu Edakochi

30

അഭിരാമശൈലമേ

അഭിരാമശൈലമേ മലയാചലത്തിലെ
അനവദ്യദേവാലയമേ
അഖിലാണ്ഡനായകൻ ഹരിഹരനന്ദനൻ
അയ്യപ്പസ്വാമിതൻ ആസ്ഥാനമേ-
ശ്രീ ശബരീശൈലമേ

(അഭിരാമ)

ഉലകങ്ങളുണർത്തീടും ശരണസങ്കീർത്തനം
ഉയരുന്ന നാദാലയമേ
ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതുള്ള (2)
ഉത്തമസ്നേഹാലയമേ ഉജ്ജ്വല ഗീതാലയമേ

(അഭിരാമ).

സമഭാവസുന്ദര സമത്വ സമ്മോഹന
സംപൂജ്യ ധർമ്മാലയമേ
സഹ്യന്റെ സാന്ദ്ര സിന്ദൂരതിലകമേ (2)
ഭക്തന്റെ രക്ഷാലയമേ
മുക്തിതൻ മുഗ്ദ്ധാലയമേ

(അഭിരാമ)

Babu Edakochi

31

ഏഴാഴികൾ ചൂഴും

ഏഴാഴികൾ ചൂഴും ഊഴിയിൽ ഇതുപോൽ
ഏഴകൾക്കൊരു ദൈവമുണ്ടോ (2)
ഏഴുമേഴും ലോകം കാത്തു പൊന്മലയിൽ
വാഴുമയ്യപ്പ ശരണം
ധർമ്മശാസ്താവേ ശരണം
(ഏഴാഴികൾ..)

ആഴികൾക്കേഴിനും അക്കരെ വാഴും നിൻ
ആശ്രിതരിവിടെ വരുന്നു
ആനന്ദചിത്തനാം നീ ഒഴിഞ്ഞീ പാരിൽ
അശരണർക്കാരുണ്ടു ശരണം (2)
അയ്യപ്പാ അഗതികൾക്കാരുണ്ടു ശരണം
(ഏഴാഴികൾ)

കാട്ടിലൂടെ വരും ഏഴകൾ നിൻ ഏഴു
കോട്ടകൾ കടന്നു വരുന്നു
കൂറോടു കൂടിയ ഭക്തകുചേലരെ
മറോടണപ്പവൻ നീ താൻ (2)
അയ്യപ്പ മാധവസുതനാം നീ താൻ
(ഏഴാഴികൾ.)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ടി.കെ.ആർ. ഭദ്രൻ	ദക്ഷിണാമൂർത്തി

32

നിന്നെക്കണ്ടു കൊതി

നിന്നെ കണ്ടു കൊതി തീർന്നോരു കണ്ണുകളുണ്ടോ
നിന്നെ തൊഴുതു തൃപ്തിയടഞ്ഞ കൈയ്യുകളുണ്ടോ
നിന്നെക്കുമ്പിട്ടാശ ശമിച്ച ശിരസ്സുകളുണ്ടോ
നിന്റെ നാമം പാടിമടുത്തൊരു നാവുകളുണ്ടോ
അയ്യപ്പാ അയ്യപ്പാ സ്വാമി അയ്യപ്പാ

(നിന്നെക്കണ്ടു)

കണ്ടാൽ മതിവന്നിടുമോ നിന്നുടെ കോമളരൂപം
കേട്ടാൽ മതിവന്നിടുമോ നിന്നുടെ കീർത്തനജാലം
കടുപ്പമാണെന്നാലും കേറും കരിനീലാദ്രികളിൽ
മടുപ്പുവന്നിടുമോ മണികണ്ഠാ ചവിട്ടുവാൻ വീണ്ടും
അയ്യപ്പാ അയ്യപ്പാ സ്വാമി അയ്യപ്പാ

(നിന്നെക്കണ്ടു)

ഒരിയ്ക്കൽ നിന്മല പൊന്മല പൂകിയ ഭക്തന വീണ്ടും
ഒരുക്കമല്ലെ ഭഗവാനേ പൊൻപടികൾ കേറീടാൻ
തുടിച്ചിടും നിൻ ചൈതന്യ പാലാഴിയിലെ-പൂന്തേൻ
തിരകളിൽ മുങ്ങിക്കുളിയ്ക്കുവാൻ കൊതിയില്ലാത്തവരുണ്ടോ
അയ്യപ്പാ അയ്യപ്പാ സ്വാമി അയ്യപ്പാ

(നിന്നെക്കണ്ടു)
സ്വാമി അയ്യപ്പാ ...സ്വാമി അയ്യപ്പാ.....
സ്വാമി അയ്യപ്പാ

ആൽബം
ശ്രീ അയ്യപ്പൻ ഗാനങ്ങൾ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ

സംഗീതം
പെരുമ്പാവൂർ ജി. രവീന്ദ്രനാഥ്

BabuEdakochi

33

മകരസംക്രമ

സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ
സ്വാമീ ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം

മകരസംക്രമസൂര്യോദയം
മഞ്ജുളമരതക ദിവ്യോദയം
ശബരിഗിരീശന്റെ തിരുസന്നിധാനത്തിൽ
ശ്രീകിരണങ്ങളാലഭിഷേകം

(മകര...)

ഉടുക്കും ചെണ്ടയും തരംഗങ്ങളുണർത്തി
ഉദയഗീതങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ
സഹസ്രമന്ത്രാക്ഷരസ്തുതി കൊണ്ടു ഭഗവാനെ
കളഭ മുഴുക്കാപ്പു ചാർത്തുമ്പോൾ
ഹൃദയത്തിലായിരം ജ്യോതി പൂക്കും
സ്വർണ്ണജ്യോതി പൂക്കും

(മകര...)

ഉഷസ്സും സന്ധ്യയും തൊഴുകൈകളോടെ
പുഷ്പമാല്യങ്ങൾ ചാർത്തുമ്പോൾ
സുഗന്ധപുണ്യാഹത്തിൻ കുളിർകൊണ്ടു ദേവനെ
തിരുവാഭരണങ്ങൾ ചാർത്തുമ്പോൾ
കരളിലെ പമ്പയിൽ പൂവിടരും
വർണ്ണപ്പൂ വിടരും

(മകര...)

ആൽബം
ശ്രീ അയ്യപ്പൻ ഗാനങ്ങൾ

34

സന്നിധാനം ദിവ്യ

സന്നിധാനം ദിവ്യസന്നിധാനം
ശ്രീശബരീശ്വര സന്നിധാനം
മന്നിൽ പിറന്നവരെല്ലാരുമൊന്നെന്ന്
മന്ത്രമുണർത്തുന്ന സന്നിധാനം

(സന്നിധാനം)

ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ലാത്തതാം സമ
സ്വച്ഛമനോജ്ഞമാം സന്നിധാനം
പുണ്യപാപങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ണുനീർ
കുമ്പിളുമായെത്തും സന്നിധാനം

(സന്നിധാനം)

അഞ്ജലീമൊട്ടുകൾ നീട്ടിനിൽക്കും ഭക്ത
മഞ്ജരിചൂടുന്ന സന്നിധാനം
അഞ്ജനക്കുന്നിനെ പൊന്മുടി ചൂടിയ്ക്കും
അയ്യപ്പസ്വാമിതൻ സന്നിധാനം

(സന്നിധാനം)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	വയലാർ	ദേവരാജൻ

35

ശബരിമലയിൽ തങ്ക

ശബരിമലയിൽ തങ്കസൂര്യോദയം ഈ
സംക്രമപ്പുലരിയിൽ അഭിഷേകം
ഭക്തകോടി തേടിയെത്തും സന്നിധാനത്തിൽ
വന്നെത്തുമെന്റെ ഹൃദയവും ഉടുക്കുംകൊട്ടി (ശബരി..)

രത്നം ചാർത്തിയ നിൻ തിരുമാറിൽ
ദശപുഷ്പങ്ങണിയും നിൻ തിരുമുടിയിൽ
അയ്യപ്പ തൃപ്പാദപത്മങ്ങളിൽ ഈ
നെയ്യഭിഷേകമൊരു പുണ്യദർശനം
ഈരേഴുലകിന്നുമധിപതിയാമെന്നയ്യപ്പാ
എന്നിൽ കാരുണ്യാമൃത തീർത്ഥം ചൊരിയണമയ്യപ്പാ
അയ്യപ്പാ ശരണമയ്യപ്പാ അയ്യപ്പാ ശരണമയ്യപ്പാ (ശബരി..)

മല്ലികപ്പൂമ്പനിനീരഭിഷേകം ഭക്ത-
മാനസപ്പൂന്തേനുറവാലഭിഷേകം
നിറച്ച പഞ്ചാമൃതത്താലഭിഷേകം അതിൽ
നിത്യശോഭയണിയുന്നു നിൻ ദേഹം
ഈരേഴുലകിന്നുമധിപതിയാമെന്നയ്യപ്പാ
എന്നിൽ കാരുണ്യാമൃതതീർത്ഥം ചൊരിയണമയ്യപ്പാ
അയ്യപ്പാ ശരണമയ്യപ്പാ അയ്യപ്പാ ശരണമയ്യപ്പാ (ശബരി..)

നെഞ്ചിലെ വെളിച്ചത്തിൻ കതിരെടുത്ത് അതിൽ
നിൻ പ്രസാദം ചാലിച്ച് നെറ്റിയിലിട്ട്
വെളുത്ത ഭസ്മത്തിനാലഭിഷേകം ശുദ്ധ-
കളഭ ചന്ദനങ്ങളാലഭിഷേകം
ഈരേഴുലകിന്നുമധിപതിയാമെന്നയ്യപ്പാ
എന്നിൽ കാരുണ്യാമൃതതീർത്ഥം ചൊരിയണമയ്യപ്പാ
അയ്യപ്പാ ശരണമയ്യപ്പാ
അയ്യപ്പാ ശരണമയ്യപ്പാ (ശബരി..)

ചിത്രം
സ്വാമി അയ്യപ്പൻ

36

ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമീ

ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമീ ശരണമയ്യപ്പാ
ശബരിഗിരിനാഥാ സ്വാമീ ശരണമയ്യപ്പാ (2)
മണ്ഡലം നൊയമ്പു നോറ്റു
അക്ഷരലക്ഷം മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുക്കഴിച്ചു (2)
പുണ്യപാപച്ചുമടുകളാം ഇരുമുടിക്കെട്ടുമേന്തി
പൊന്നമ്പലമല ചവിട്ടാൻ വരുന്നു ഞങ്ങൾ (2)
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമീ ശരണമയ്യപ്പാ
ശബരിഗിരിനാഥാ സ്വാമീ ശരണമയ്യപ്പാ
സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം (2)
സ്വാമിയേ ശരണം

പമ്പയിൽ കുളിച്ചു തോർത്തി
ഉള്ളിലുറങ്ങും അമ്പലക്കിളിയെയുണർത്തീ (2)
പൊള്ളയായോരുടുക്കമായ് പേട്ട തുള്ളി പാട്ടു പാടി
പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടാൻ വരുന്നു ഞങ്ങൾ (2)
(ശരണമയ്യപ്പാ..)

ശ്രീകോവിൽ തിരുനടയിങ്കൽ കർപ്പൂരമലകൾ
കൈകൂപ്പി തൊഴുതുരുകുമ്പോൾ (2)
പത്മരാഗപ്രഭ വിടർത്തും തൃപ്പദങ്ങൾ ചുംബിയ്ക്കും
കൃഷ്ണതുളസിപ്പൂക്കളാകാൻ വരുന്നു ഞങ്ങൾ (2)
(ശരണമയ്യപ്പാ..)

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ആലപ്പി രംഗനാഥ്

സംഗീതം
ആലപ്പി രംഗനാഥ്

37
സ്വാമി സംഗീതം

സ്വാമിസംഗീതമാലപിക്കും
താപസഗായകനല്ലോ ഞാൻ (2)
ജപമാലയല്ലെന്റെ കൈകളിൽ
മന്ത്ര ശ്രുതി മീട്ടും തംബുരുവല്ലോ
സ്വാമി അയ്യപ്പസ്വാമി..
ശബരിമല സ്വാമീ...

ബ്രഹ്മയാമത്തിൽ പൂജാക്ഷേത്രത്തിൽ
പൊൻനടയിൽ ഞാനിരുന്നു (2)
പൊന്നമ്പലവാസൻ അയ്യപ്പൻ തന്റെ
പുണ്യാക്ഷര മന്ത്രം പാടീ (2)
എതോ നിർവൃതി ഞാൻ നേടീ (സ്വാമി)

മനുഷ്യനൊന്നാണെന്ന സത്യം എന്റെ
മണികണ്ഠ സ്വാമിയരുൾ ചെയ്തു (2)
മതമാത്സര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വേണ്ടെന്ന
മഹിതോപദേശം ഞാൻ കേട്ടു (2)
മഹിതോപദേശം ഞാൻ കേട്ടു (സ്വാമി)

സാരോപദേശങ്ങൾ ഇന്നെന്റെ നാദത്തിൽ
ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പകർന്നു
ഈ വിശ്വമാകെ ഞാൻ പാടും ഭഗവാന്റെ
തേജസ്വരൂപം പകർത്തും (2)
മനസിന്റെ പൂവനിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കും
(സ്വാമി)

ആൽബം
അയ്യപ്പ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ

Babu Edakochi

പൊന്നമ്പല നട

പൊന്നമ്പല നട തുറക്കു
സ്വർണ്ണദീപാവലി തെളിയ്ക്കു (2)

ജനകോടികളുടെ ശരണം വിളികൾ
പ്രളയം പോലെ ഉയർന്നു (2)
അയ്യപ്പാ ശരണം അയ്യനേ ശരണം
ഹരിയേ ശരണം ഹരനേ ശരണം
ഹരിഹരിസുതനേ ശരണം ശരണം

കരിമല കയറിവന്നേനയ്യപ്പാ
കല്ലും മുള്ളും ചവിട്ടിവന്നേനയ്യപ്പാ
നീലിമല കയറി വന്നേനയ്യപ്പാ
നിന്നടികൾ തേടിവന്നേനയ്യപ്പാ

(പൊന്നമ്പല..)

ഇരുമുടിക്കെട്ടുമേന്തി അയ്യപ്പാ
തിരുമുൻപിൽ പാടി വന്നേനയ്യപ്പാ
കരുണതൻ തിരി തരണേ അയ്യപ്പാ
കണ്ണാലൊന്നുഴിഞ്ഞിടേണേ അയ്യപ്പാ

(പൊന്നമ്പല..)

39

കാട്ടിലുണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങൾ

കാട്ടിലുണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങൾ
കാട്ടാനകൾ കടുവാപുലികൾ
കൂട്ടമോടെ വരുന്ന നേരം
കൂട്ടിനാരുണ്ടയ്യപ്പാ
കൂടെ വരു അയ്യപ്പാ-ഞങ്ങളുടെ
കൂടെ വരു അയ്യപ്പാ (കാട്ടിലുണ്ട്)
സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ (4)

തലയിൽ പള്ളിക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടേ (2)
തറയിൽ കല്ലുകൾ മുള്ളുകൾ ഉണ്ടേ
തടി തളരാകെ അടിപതറാതെ (2)
തുണയായ് നിൽക്കണമയ്യപ്പാ
താങ്ങുതരു അയ്യപ്പ-ഞങ്ങളുടെ
കൂടെ വരു അയ്യപ്പാ (കാട്ടിലുണ്ട്)
സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ (4)

കാടും മലയും നിന്നുടെ രാജ്യം
കാലം വന്നാൽ ഞങ്ങടെ രാജ്യം
കരിയുടെ മേലെ നരിയുടെ മേലേ
സവാരി ചെയ്യും അയ്യപ്പാ
കാഴ്ച തരു അയ്യപ്പാ - ഞങ്ങളുടെ
കൂടെ വരു അയ്യപ്പാ (കാട്ടിലുണ്ട്)
സ്വാമിയേ....... ശരണമയ്യപ്പാ....(4)

പാടിയത്
ജയൻ

രചന
തിരുവാർപ്പ് പുരുഷോത്തമൻ

സംഗീതം
ജയൻ

40

മലമുകളിൽ വാഴും ദേവാ

മലമുകളിൽ വാഴും ദേവാ അയ്യപ്പാ
മനസ്സിൽ നീ കുടി കൊള്ളേണം
അയ്യപ്പാ മനസ്സിൽ നീ കുടി കൊള്ളേണം
(മലമുകളിൽ.)
ശരണം ശരണം ശരണമയ്യപ്പ
ശരണം ശരണം ശരണമയ്യപ്പ
കലിയുഗവരദാ (2)

എൻ പാപങ്ങൾ തീർന്നിടുവാൻ
പാപ പങ്കേരുഹം കുമ്പിടുന്നു
നീറും നിരാശ തൻ പേമാരിക്കിടയിൽ
മേനി കുഴഞ്ഞിടുന്നു അയ്യപ്പാ
മേനി കുഴഞ്ഞിടുന്നു
(മലമുകളിൽ....)
ശരണം ശരണം ശരണമയ്യപ്പ
ശരണം ശരണം ശരണമയ്യപ്പ

അർച്ചന ചെയ്‌വാനും അഞ്ജലി കൂപ്പുവാനും
അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനും അനുവദിക്കൂ (2)
മകരം ചൊരിഞ്ഞ മണ്ണിൽ മകരവിളക്കു കണ്ടു
മണികണ്ഠാ കൈതൊഴുന്നേ ദേവാ
മണികണ്ഠാ കൈതൊഴുന്നേ
(മലമുകളിൽ....)
ശരണം ശരണം ശരണമയ്യപ്പ
ശരണം ശരണം ശരണമയ്യപ്പ

ആൽബം
അയ്യപ്പ സുപ്രഭാതം

Babu Edakochi

41

പമ്പയിൽ കുളി കഴിച്ച്

പമ്പയിൽ കുളി കഴിച്ച് പതിനെട്ടു പടി കേറി
പവിത്രമാം സന്നിധിയിൽ ചെന്നു ഞാൻ!
പന്തളരാജകുമാരൻ ഹരിഹരതനയന്റെ
പുണ്യവിഗ്രഹം കണ്ടൂ ഞാൻ!
പുണ്യ വിഗ്രഹം കണ്ടു

(പമ്പയിൽ)

പാരിജാതപ്പൂക്കൾ പോലെ പ്രഭതൂകും വിളക്കുകൾ
പ്രകാശധാരയാലൊരു പാൽക്കടൽ തീർക്കെ
തങ്കഭസ്മത്താൽ തിളങ്ങും പന്തളപ്പൊൻകുടത്തിന്റെ
തങ്കവിഗ്രഹം കണ്ടൂ ഞാൻ
തങ്കവിഗ്രഹം കണ്ടൂ

(പമ്പയിൽ)

തിങ്കൾക്കല ചൂടുമീശൻ തിരുമകനയ്യപ്പന്റെ (2)
തിരുനാമം ഭക്തജനം വിളിച്ചു നിൽക്കെ
വർണ്ണപുഷ്പസഞ്ചയങ്ങൾ ദിവ്യഹാരങ്ങൾ ചാർത്തീടും
സ്വർണ്ണവിഗ്രഹം കണ്ടൂ ഞാൻ
സ്വർണ്ണവിഗ്രഹം കണ്ടു

(പമ്പയിൽ.)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജയൻ	കൈപ്പള്ളി കൃഷ്ണപിള്ള	ജയൻ

42

ശ്രീകോവിൽ നട

ഗജാനനം ഭൂതഗണാദിസേവിതം
കവിധ്വജംബൂ ഫലസാരഭക്ഷിതം
ഉമാസുതം ശോകവിനാശകാരണം
നമാമി വിഘ്നേശ്വരപാദപങ്കജം

ശ്രീകോവിൽ നട തുറന്നൂ ശ്രീകോവിൽ നട തുറന്നൂ
പൊന്നമ്പലത്തിൻ ശ്രീകോവിൽ നട തുറന്നൂ
പൊന്നമ്പലത്തിൻ ശ്രീകോവിൽ നട തുറന്നൂ
പൊന്നമ്പലത്തിൻ ശ്രീകോവിൽ നട തുറന്നൂ
സംക്രമസന്ധ്യാ സിന്ദൂരം ചാർത്തിയ
പൊന്നമ്പലത്തിൻ ശ്രീകോവിൽ നട തുറന്നൂ (2)
ദീവാവലി ഉണർന്നൂ
ശരണം വിളി ഉയർന്നൂ
സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ (ശ്രീകോവിൽ നട...)

ജനകോടികളുടെ യുഗസാധനയുടെ
അസുലഭ നിർവൃതി താരണിയുന്ന (2)
അതിലൊരു നേരിയ പരാഗരേണുവിൽ
അലിഞ്ഞുചേരാനതിമോഹം (ശ്രീകോവിൽ....)

തൊഴുകൈയ്യോടെ മിഴിനീരോടെ
തിരുസന്നിധിയിൽ ഞാൻ നിന്നോട്ടെ (2)
ശരണാഗതനേ കരുണാലയനേ
ശരണം നീയേ ശബരിഗിരീശാ
(ശ്രീകോവിൽ....)

ആൽബം
അയ്യപ്പ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ടി.കെ.ആർ. ഭദ്രൻ	ദക്ഷിണാമൂർത്തി

Babu Edakochi

സത്യമായ പൊന്നും

സത്യമായ പൊന്നും പതിനെട്ടാം പടി
സത്വരത്നധന്യമാകും പൊന്നുതൃപ്പടി (2)
ഭക്തവത്സലൻ ഭഗവാൻ അയ്യപ്പന്റെ
ഭക്തരേറിപ്പോയിടുന്ന പുണ്യമാം പടി

(സത്യമായ)

ഭക്തിയോടെ നാളികേരമുടച്ചു -പാദം
തൊട്ടിടും മുൻപേ തൊട്ടുതൊഴുതു ഭക്തർ (2)
ഇപ്പടികളേറീടുമ്പോൾ മാമലമേലേ
മുത്തുമുത്തുക്കുടപോലെ പൊന്നമ്പലം
മർത്ത്യലക്ഷം തേടിയെത്തും ദിവ്യസങ്കേതം

(സത്യമായ)

പച്ചപ്പച്ചമുത്തുമാല പവിഴമാല
രത്നമാല ചാർത്തി മുത്തുമണിപീഠത്തിൽ
അച്യുതഗൌരീശ പുത്രനയ്യനയ്യപ്പൻ (2)
സച്ചിദാനന്ദനിരിപ്പൂ സർവ്വേശ്വരൻ
സത്യധർമ്മപാലകനാം നിത്യനിർമ്മലൻ

(സത്യമായ)

ആൽബം
അയ്യപ്പ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ

44

തേടി വരും കണ്ണുകളിൽ

തേടി വരും കണ്ണുകളിൽ ഓടിയെത്തും സ്വാമി
തിരുവിളക്കിൻ കതിരൊളിയിൽ കുടിയിരിക്കും സ്വാമി
വാടി വീഴും പൂവുകളെ ഉയിലുണർത്തും സ്വാമി
വെള്ളിമണി ശ്രീ കോവിലിൽ വാണരുളും സ്വാമി
അയ്യപ്പ സ്വാമി അയ്യപ്പ സ്വാമി

വിഷ്ണുവും നീ ശിവനും നീ ശ്രീ മുരുകനും നീ
പരാശക്തിയും നീ ബുദ്ധനും നീ അയ്യപ്പസ്വാമി (2)
കാലവും നീ പ്രകൃതിയും നീ കാരണവും നീ
എന്നും കാത്തരുളുക വരമരുളുക കൈവണങ്ങുന്നേൻ
അയ്യപ്പ സ്വാമി അഭയം അയ്യപ്പ സ്വാമി

(തേടി..)

നീട്ടി നിൽക്കും കൈകളിൽ നീ നിധി തരില്ലേ
എന്റെ വീട്ടിലൊരു കൊച്ചനുജനായ് കൂടെ വരില്ലേ (2)
ആറ്റു നോറ്റു ഞങ്ങൾ വരും നിൻ തിരുനടയിൽ
എന്നും കാത്തരുളുക വരമരുളുക കൈ വണങ്ങുന്നേൻ
അയ്യപ്പ സ്വാമി
അഭയം അയ്യപ്പ സ്വാമി

(തേടി..)

ചിത്രം
സ്വാമി അയ്യപ്പൻ

കാനനവാസാ കലിയുഗ

കാനനവാസാ കലിയുഗ വരദാ (2)
കാൽത്തളിരിണ കൈതൊഴുന്നേൻ നിൻ - (2)
കേശാദിപാദം തൊഴുന്നേൻ..

(കാനനവാസാ)

നിരുപമ ഭാഗ്യം നിൻ നിർമ്മാല്യ ദർശനം
നിർവൃതികരം നിൻ നാമസങ്കീർത്തനം
അസുലഭ സാഫല്യം നിൻ വരദാനം
അടിയങ്ങൾക്കവലംബം
നിൻ സന്നിധാനം

(കാനനവാസാ)

കാനന വേണുവിൽ ഓംകാരമുണരും
കാലത്തിൻ താലത്തിൽ നാളങ്ങൾ വിടരും
കാണാത്ത നേരത്തും കാണണമെന്നൊരു
മോഹവുമായീ നിൻ അരികിൽ വരും

(കാനനവാസാ)

46

കാനനശ്രീലകത്തോംകാരം

കാനനശ്രീലകത്തോംകാരം
എൻ കാരുണ്യവാരിധിതൻ അവതാരം (2)
മാമലമേലെ ജ്ഞാനവിരാമം
കേൾപ്പതു നാഥാ നിൻ തിരുനാമം (2)
പാഹി മോഹിനീസുതനേ വാ പരമജ്യോതിയെ ദേവാവാ
സ്വാമി ധീം തകോം എരുമേലി
നടയിൽ പേട്ടയായ് ധീം ധീം തോം
പാഹി മോഹിനീസുതനേ വാ .... ധീം ധീം തോം (കോറസ്സ്)
(കാനനശ്രീലകത്തോംകാരം .... തിരുനാമം)

കർപ്പൂരമാളും ആഴിയിലെന്നടെ
ദുഃഷ്കർമ്മപാപങ്ങൾ എരിയേണം (2)
ആനന്ദകന്ദമീ മോഹനഗാത്രം, ആനന്ദകന്ദമീ മോഹനഗാത്രം
അടിയനൊരാശ്രയം നീ മാത്രം
പാഹി മോഹിനീസുതനേ വാ പരമജ്യോതിയേ ദേവാ വാ
സ്വാമി ധീം തകോം എരുമേലി നടയിൽ പേട്ടയായ് ധീം ധീം തോം
പാഹി മോഹിനീസുതനേ വാ .... ധീം ധീം തോം (കോറസ്സ്)
(കാനനശ്രീലകത്തോംകാരം .... തിരുനാമം)

കലിയുഗവരദനെ കാണാനും ആ
കഴലിണ കണ്ണീരാൽ കഴുകാനും (2)
മാമലകേറി തളരുമ്പോൾ, മമലകേറി തളരുമ്പോൾ
എൻ മിഴികളിലാമുഖം തെളിയേണം
പാഹി മോഹിനീസുതനേ വാ പരമജ്യോതിയേ ദേവാ വാ
സ്വാമി ധീം തകോം എരുമേലി
നടയിൽ പേട്ടയായ് ധീം ധീം തോം
പാഹി മോഹിനീസുതനേ വാ .... ധീം ധീം തോം (കോറസ്സ്)
(കാനനശ്രീലകത്തോംകാരം .... തിരുനാമം)
കാനനശ്രീലകത്തോംകാരം എൻ
കാരുണ്യവാരിധിതൻ അവതാരം

ആൽബം
തുളസീതീർത്ഥം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ടി.കെ.ആർ. ഭദ്രൻ	ദക്ഷിണാമൂർത്തി

47

കാശിരാമേശ്വരം

കാശിരാമേശ്വരം പാണ്ടിമലയാളം
അടക്കിവാഴും ഭഗവാനേ
ഭാർഗ്ഗവക്ഷേത്രം കണികണ്ട പാവന
ഭാഗ്യ വേദാഗാമ മുത്തേ (2)
ധർമ്മശാസ്താവേ ശരണം
അയ്യപ്പസ്വാമി ശരണം
(കാശിരാമേശ്വരം)

പുൽക്കൊടിയും പൊന്നാലവട്ടം വീശും
പുലിയും പ്രണമിയ്ക്കും പൊൻപദാംഭോരുഹം (2)
പുത്രനായ് വന്ന നീ.....
പുത്രനായ് വന്ന നീ പന്തളഭൂപന്
പുണ്യയായി ഭൂമി പൂജാർഹയായ്
(കാശിരാമേശ്വരം)

ധർമ്മശാസ്താവേ ശരണം
അയ്യപ്പസ്വാമി ശരണം

പത്തുമെട്ടും പടി പൊൻപടി കേറിയാൽ
ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യമാം പൊന്നമ്പലമല (2)
പത്മരാഗപ്രഭാപൂരം പരത്തുമാ
പത്മപാദംപരം ഭാഗ്യസന്ദായകം
ധർമ്മശാസ്താവേ ശരണം
അയ്യപ്പസ്വാമി ശരണം (2)
അയ്യപ്പസ്വാമി ശരണം (കാശിരാമേശ്വരം)

ആൽബം
അയ്യപ്പ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
രമേശൻ നായർ

സംഗീതം
ജയൻ

48
അണിവാകച്ചാർത്തിൽ

അണിവാകച്ചാർത്തിൽ ഞാൻ ഉണർന്നു കണ്ണാ
മിഴിനീരിൽ കാളിന്ദി ഒഴുകീ കണ്ണാ (2)
അറുനാഴി എള്ളെണ്ണ ആടട്ടയോ
മറുജന്മപൊടി മെയ്യിൽ അണിയട്ടയോ
തിരുമാറിൽ ശ്രീവത്സമാകട്ടയോ
(അണിവാകച്ചാർത്തിൽ)

ഒരു ജന്മം കായാവായ് തീർന്നെങ്കിലും
മറുജന്മം പയ്യായി മേഞ്ഞെങ്കിലും (2)
യദുകുല കന്യാവിരഹങ്ങൾ തേങ്ങുന്ന
യാമത്തിൽ രാധയായ് പൂത്തെങ്കിലും കൃഷ്ണാ...
ആ്..ആ..ആ..
പ്രേമത്തിൻ ഗാഥകൾ തീർത്തെങ്കിലും
എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ നീ കണ്ണടച്ചു
കള്ളച്ചിരി ചിരിച്ചു പുല്ലാങ്കുഴൽ വിളിച്ചു...

(അണിവാകച്ചാർത്തിൽ)

യമുനയിൽ ഓളങ്ങൾ നെയ്യുമ്പൊഴും
യദുകുല കാംബോജി മൂളുമ്പൊഴും (2)
ഒരു നേരമെങ്കിലും നിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങൾ
തഴുകുന്ന പനിനീരായ് തീർന്നില്ലല്ലോ കൃഷ്ണാ...
ആ..ആ...ആ..
ഹൃദയത്തിൽ ശംഖിൽ ഞാൻ വാർന്നില്ലല്ലോ
അപ്പോഴും നീ കള്ളച്ചിരിചിരിച്ചു
അവിൽ പൊതിയഴിച്ചു പുണ്യം പങ്കുവച്ചു...
(അണിവാകച്ചാർത്തിൽ)

ആൽബം
മയിൽപ്പീലി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
എസ്.രമേശൻ നായർ

സംഗീതം
കേശവൻ നമ്പൂതിരി

Babu Edakochi

ആയിരംനാവുള്ളോരനന്തരേ

ആയിരംനാവുള്ളോരനന്തരേ
നിനക്കാവുമോ ഭഗവാനെ വാഴ്ത്താൻ
വാതാലയമാം വൈകുണ്ഠം വാഴുന്ന
വേദാന്തരൂപനെ വാഴ്ത്താൻ (2)

രാത്രിയാം ഗോപിക മുകിൽചീന്തിൽ വെണ്ണയുമായ്
കാത്തുനിൽക്കുന്നതാരെ (2)
രുദ്രാക്ഷച്ചരടിൽ സന്ധ്യാസന്ധ്യാനങ്ങൾ
കെട്ടുവാൻ കൊതിക്കുന്നതാരെ
ആ നാദബ്രഹ്മം ഗുരുവായൂരിലെ
ആനന്ദകല്പവൃക്ഷം, കൃഷ്ണാ നീ തന്നെ മുക്തിമന്ത്രം
(ആയിരംനാവുള്ളോരനന്തരേ ... വാഴ്ത്താൻ)

വേദപുരാണങ്ങൾ വിടരുന്നതാരുടെ
പാദങ്ങളിൽ പൂക്കളാകാൻ (2)
സന്ധ്യകൾ മഞ്ഞപ്പട്ടുടയാട നെയ്യുന്ന-
താരുടെ അരയിൽ ചാർത്താൻ
ആ കർമ്മഭാവം ഗുരുവായൂരിലെ
ആനന്ദസിദ്ധരൂപം, കൃഷ്ണാ
നീ വിശ്വപ്രേമഗീതം
ആയിരംനാവുള്ളോരനന്തരേ
നിനക്കാവുമോ ഭഗവാനെ വാഴ്ത്താൻ
വാതാലയമാം വൈകുണ്ഠം വാഴുന്ന
വേദാന്തരൂപനെ വാഴ്ത്താൻ (2)

ആൽബം
വനമാല

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി	ടി.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ

50

ഒരു നേരമെങ്കിലും

Babu Udakochi

ഒരു നേരമെങ്കിലും കാണാതെ വയ്യെന്റെ
ഗുരുവായൂരപ്പാ നിൻ ദിവ്യരൂപം..
ഒരുമാത്രയെങ്കിലും കേൾക്കാതെ വയ്യ നിൻ
മുരളിപൊഴിക്കുന്ന ഗാനാലാപം..
ഒരുമാത്രയെങ്കിലും കേൾക്കാതെ വയ്യ നിൻ
മുരളിപൊഴിക്കുന്ന ഗാനാലാപം..(ഒരു നേരമെങ്കിലും..)

ഹരിനാമകീർത്തനം ഉണരും പുലരിയിൽ
തിരുവാകച്ചാർത്ത് ഞാൻ ഓർത്തു പോകും..
ഹരിനാമകീർത്തനം ഉണരും പുലരിയിൽ
തിരുവാകച്ചാർത്ത് ഞാൻ ഓർത്തു പോകും..
ഒരു പീലിയെങ്ങാനും കാണുമ്പോഴവിടുത്തെ..
ഒരു പീലിയെങ്ങാനും കാണുമ്പോഴവിടുത്തെ
തിരുമുടി കണ്മുന്നിൽ മിന്നിമായും..
തിരുമുടി കണ്മുന്നിൽ മിന്നിമായും..(ഒരു നേരമെങ്കിലും..)

അകതാരിലാർക്കുവാൻ എത്തിടുമോർമ്മകൾ
അവതരിപ്പിക്കുന്നു കൃഷ്ണനാട്ടം..
അകതാരിലാർക്കുവാൻ എത്തിടുമോർമ്മകൾ
അവതരിപ്പിക്കുന്നു കൃഷ്ണനാട്ടം..
അടിയന്റെ മുന്നിലുണ്ടെപ്പോഴും മായാതെ..
അടിയന്റെ മുന്നിലുണ്ടെപ്പോഴും മായാതെ..
അവതാരകൃഷ്ണാ നിൻ കള്ളനോട്ടം..
അവതാരകൃഷ്ണാ നിൻ കള്ളനോട്ടം..

(ഒരു നേരമെങ്കിലും..)

ആൽബം
തുളസീതീർത്ഥം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	രമേശൻ നായർ	ജയൻ

51

ഒരുപിടിയവിലുമായ്

ഒരുപിടിയവിലുമായ് ജന്മങ്ങൾ താണ്ടി ഞാൻ
വരികയായ് ദ്വാരക തേടി...
ഗുരുവായൂർ കണ്ണനെ തേടി... (ഒരുപിടി...)

അഭിഷേകവേളയാണെങ്കിലും നീയപ്പോൾ
അടിയനുവേണ്ടി നട തുറന്നു..(അഭിഷേക..)
ആയിരം മണിയൊച്ച എതിരേറ്റു..എന്നെ
അവിടത്തെ കാരുണ്യം എതിരേറ്റു
അവിടുത്തെ കാരുണ്യമെതിരേറ്റു.. (ഒരുപിടി..)

ഓലക്കുടയിൽ നിൻ പീലിക്കണ്ണെന്തിനു
നീ പണ്ടു പണ്ടേ മറന്നു വച്ചു.. (ഓലക്കുടയിൽ..)
സംഗീതരന്ധ്രങ്ങൾ ഒമ്പതും കൂടി നീ
എന്തിനെൻ മെയ്യിൽ ഒളിച്ചുവച്ചു
നിനക്കുവേണ്ടേ ഒന്നും നിനക്കുവേണ്ടേ.. (ഒരുപിടി..)

എൻ മിഴിനീരിലെ നാമജപങ്ങളെ
പുണ്യമാം തീരത്തണച്ചവനേ.. (എൻ.)
വിറകിൽ ചിതഗ്നിയായ് കാട്ടിലലഞ്ഞപ്പോൾ
വിധിയോടൊളിച്ചു കളിച്ചവനേ
എന്റെ ദൈവം ഭവാനെന്റെ ദൈവം
(ഒരു പിടി അവിലുമായ്..)

ആൽബം
മയിൽപ്പീലി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
പി. ലീല, രേണുക	വയലാർ	ദേവരാജൻ

52

കണികാണും നേരം

കണികാണും നേരം കമലാനേത്രന്റെ
നിറമേറും മഞ്ഞത്തുകിൽ ചാർത്തി
കനകക്കിങ്ങിണി വളകൾ മോതിരം
അണിഞ്ഞു കാണേണം ഭഗവാനേ

മലർമാതിൻ കാന്തൻ വസുദേവാത്മജൻ
പുലർകാലേ പാടി കുഴലൂതി
ചിലുചിലെയെന്നു കിലുങ്ങും കാഞ്ചന-
ചിലമ്പിട്ടോടി വാ കണികാണാൻ

ശിശുക്കളായുള്ള സഖിമാരും താനും
പശുക്കളെ മേച്ചു നടക്കുമ്പോൾ
വിശക്കുമ്പോൾ വെണ്ണ കവർന്നുണ്ണും കൃഷ്ണാ
വശത്തു വാ ഉണ്ണീ കണികാണാൻ

ബാലസ്ത്രീകൾതൻ തുകിലും വാരി-
ക്കൊണ്ടരയാലിൻ കൊമ്പത്തിരുന്നോരോ
ശീലക്കേടുകൾ പറഞ്ഞും ഭാവിച്ചും
നീലക്കാർവർണ്ണാ കണികാണാൻ

എതിരെ ഗോവിന്ദനരികിൽ വന്നോരോ
പുതുമയായുള്ള വചനങ്ങൾ
മധുരമാം വണ്ണം പറഞ്ഞും തൻ
മന്ദസ്മിതവും തൂകി വാ കണികാണാൻ

ചിത്രം
ഓമനക്കുട്ടൻ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

53

ശ്രീലവസന്തം

ആ..ആ...ആ..ആ
ശ്രീലവസന്തം പീലിയുഴിഞ്ഞു
മധുരയിൽ പൌർണ്ണമിയായി (2)
ഗോപീ ഹൃദയം തരളിതമായി മാധവ സംഗമമായി
രാധാമാധവസംഗമമായി
(ശ്രീലവസന്തം.....)
നിൻ നീലക്കണ്ണിൽ നാണം
മഷിയെഴുതും യാമം...യാമം
ഈ മായക്കണ്ണൻ നീയാം
മധു നുകരും നേരം... നേരം
ആകാശക്കടമ്പിൽ വിരിയുമൊരു
നക്ഷത്രക്കുരുന്നും യമുനയിലെ
നീരോളം പരപ്പിൽ തെളിയുമൊരു
രാത്തിങ്കൾ തിടമ്പും
ശ്രുതി മുറുകും അമൃതസംഗീതലയവുമൊന്നാവും
അരിയ രാസോത്സവം (2)
കൃഷ്ണാ നീ വേഗനേ ബാരോ (2)
ഈ സന്ധ്യാരാഗം കാറ്റിൽ
ചിറകണിയും യാമം... യാമം
ഈ വെണ്ണക്കണ്ണൻ നിന്നിൽ
വീണലിയും നേരം... നേരം
നിൻ പാട്ടിൽ സ്വരങ്ങൾ
മനസ്സിലൊരു തേൻവണ്ടായി പറന്നും
പ്രണയലയസിന്ദൂരം മുകർന്നും മുരളികയിൽ
ആനന്ദം തിരഞ്ഞും രസഭരിത സുഗന്ധ-
സമ്മോഹ വസന്തമാകന്ദ മരന്ദമാരോത്സവം
(ശ്രീലവസന്തം.....)

ചിത്രം
നന്ദനം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

54

കാർമുകിൽവർണ്ണന്റെ

കാർമുകിൽവർണ്ണന്റെ ചുണ്ടിൽ
ചേരുമോടക്കുഴലിന്റെയുള്ളിൽ
വീണുറങ്ങുന്നൊരു ശ്രീരാഗമേ നിന്നെ
പുൽകിയുണർത്താൻ മറന്നു കണ്ണൻ
(കാർമുകിൽ)

ഞാനെൻ മിഴിനാളമണയാതെരിച്ചും
നീറും നെഞ്ചകം അകിലായ് പുകച്ചും..
വാടും കരൾത്തടം കണ്ണീരാൽ നനച്ചും
നിന്നെ തേടി നടന്നു തളർന്നു കൃഷ്ണാ
നീയെൻ നൊമ്പരമറിയുമോ ശ്യാമവർണ്ണാ
(കാർമുകിൽ)

നിന്റെ നന്ദന വൃന്ദാവനത്തിൽ
പൂക്കും പാരിജാതത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ
വരും ജന്മത്തിലെങ്കിലും ശൗരേ.
ഒരു പൂവായ് വിരിയാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ
നിന്റെ കാൽക്കൽ വീണടിയുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ
(കാർമുകിൽ)

കൃഷ്ണാ... കൃഷ്ണാ.... കൃഷ്ണാ....കൃഷ്ണാ...
കാർമുകിൽ വർണ്ണന്റെ ചുണ്ടിൽ
ചേരുമോടക്കുഴലിന്റെയുള്ളിൽ...

ചിത്രം
നന്ദനം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
രമേശൻ നായർ

സംഗീതം
ജയൻ

55

രാധ തൻ

രാധ തൻ പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണാ..
ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ..
പറയൂ നിനക്കേറ്റം ഇഷ്ടം...
പക്ഷേ പകൽപോലെ ഉത്തരം സ്പഷ്ടം..
രാധ തൻ പ്രേമത്തോടാണോ കൃഷ്ണാ..
ഞാൻ പാടും ഗീതത്തോടാണോ..

ശംഖുമില്ലാ.. കുഴലുമില്ലാ...
നെഞ്ചിന്റെയുള്ളിൽ നിന്നീനഗ സംഗീതം
നിൻ കാൽക്കൽ വീണലിയുന്നു...
വൃന്ദാവന നികുഞ്ജങ്ങളില്ലാതെ നീ...
ചന്ദനം പോൽ മാറിലണിയുന്നു...
നിന്റെ മന്ദസ്മിതത്തിൽ ഞാൻ കുളിരുന്നു...
പറയരുതേ.. രാധയറിയരുതേ..
ഇതു ഗുരുവായൂരപ്പാ രഹസ്യം...
(രാധ തൻ)

കൊട്ടുമില്ലാ.. കുടവുമില്ലാ..
നെഞ്ചിൽ തുടിക്കും ഇടക്കയിലെൻ സംഗീതം
പഞ്ചാഗ്നിപോൽ ജ്വലിക്കുന്നു..
സുന്ദരമേഘച്ചാർത്തെല്ലാമഴിച്ചു നീ..
നിൻ തിരുമെയ് ചേർത്തു പുൽകുന്നു..
നിന്റെ മധുരത്തിൽ ഞാൻ വീണുറങ്ങുന്നു..
പറയരുതേ.. രാധയറിയരുതേ..
ഇതു ഗുരുവായൂരപ്പാ രഹസ്യം..
(രാധ തൻ)

ആൽബം
മയിൽപ്പീലി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
കെ.എസ്.ചിത്ര	ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി	ടി.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ

56

തിരുവാറന്മുളകൃഷ്ണാ

തിരുവാറന്മുളകൃഷ്ണാ നിന്നോമൽ
തിരുമുഖം കണികണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ
എന്നെ മറക്കുന്നെൻ ദുഃഖം മറക്കുന്നു
എല്ലാം മറക്കുന്നു ഞാൻ
ഇന്നെല്ലാം മറക്കുന്നു ഞാൻ

(തിരുവാറന്മുള)

അഴലിൽപ്പെട്ടുന്നോർക്കു കരകേറാനവിടുത്തെ
മിഴിയിലെ കാരുണ്യം മതിയല്ലോ (2)
എരിയുന്ന തീയിലും കുളിരേകാനായ് നറും-
ചിരിയൊന്നു മാത്രം മതിയല്ലോ (2)

(തിരുവാറന്മുള)

ആറന്മുളയിലെ മതിലകം ഗോകുല-
മായിട്ടെന്നോർമ്മയിൽ തെളിയേണം (2)
അവിടുത്തെ ശ്യാമളകോമളവിഗ്രഹം
അകതാരിലെന്നെന്നും കാണേണം (2)

(തിരുവാറന്മുള)

ആൽബം
തുളസീതീർത്ഥം

57

കണ്ടു ഞാൻ കണ്ണനെ

കണ്ടു ഞാൻ കണ്ണനെ കായാമ്പൂ വർണ്ണനെ
ഗുരുവായൂരമ്പലനടയിൽ (2)
രാജീവലോചനൻ എന്റെ കണ്ണൻ
അമ്പാടിപ്പൂനിലാവെന്റെ കണ്ണൻ
മണിമുരളികയൂതി എന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നീ
പുൽകി നിന്നു നീ

(കണ്ടു ഞാൻ)

മദന മനോഹര വിഗ്രഹനായി
സ്വരവിവശൻ കണ്ണൻ
മരുവീടുന്നു തവ ഹൃദയേശൻ
മരതകമണിവർണ്ണൻ

പീലി ചൂടിയോ വനമാല ചാർത്തിയോ
ഗോപനന്ദനൻ മായ കാട്ടി നിന്നുവോ
കൃഷ്ണഗാഥയായ് ഇന്നെന്റെ മാനസം
നിന്റെ പാദരേണു ചൂടി ധന്യയായ് ഞാൻ
യമുനാതടത്തിലും വൃന്ദാവനത്തിലും
രസ രാസലാസ്യമാടി വന്ന രാധയല്ലേ ഞാൻ
പ്രിയ രാധയല്ലേ ഞാൻ

(കണ്ടു ഞാൻ.)

ആൽബം
ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പൻ

58

കണ്ണാ ആലിലക്കണ്ണാ

കണ്ണാ.. ആ.. ആ.. ആ..ആ..
കണ്ണാ ആലിലക്കണ്ണാ
പാലാഴി തിരയിലൊഴുകും ആലിലക്കണ്ണാ
ഞാനൊരു കന്നിമുക്കുവപ്പെണ്ണ്
എന്റെ തോണിയിലെ
പൊന്നു വേണോ പൊന്ന്.. (കണ്ണാ...)

നീ പണ്ടൊരു പൂതിമിംഗലമായി
അന്നു നിന്റെ യൌവനം തുഴഞ്ഞു വന്ന നീരാഴി (2)
അന്നെന്റെ ചൂണ്ടയിൽ നീ കൊത്തീ
നിന്റെ പൊന്നല്ലി ചിറകുകൊണ്ടെൻ കണ്ണു പൊത്തീ
നീന്തി വാ ...
നിന്റെ പൊക്കിൾ താമര പൂ എനിക്കു താ ...
എനിക്കു താ (കണ്ണാ..)

നീ പണ്ടൊരു മുനികുമാരനായ്
അന്നു നിന്റെ വെണ്മഴ പറന്നു വീണ നീരാഴി (2)
അന്നെന്റെ വാതിൽ നീ മുട്ടീ
എന്റെ പൊന്നോല കുടിലു വെക്കാൻ കണ്ണു കെട്ടീ
നീന്തി വാ
നിന്റെ മെത്ത പൊൻമുടിമുത്തെനിക്കു താ
എനിക്കു താ (കണ്ണാ..)

ചിത്രം
ദേവി കന്യാകുമാരി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എസ്. ജാനകി	ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പ്	ശ്യാം

59

മനസ്സിന്റെ താളുകൾ

കൃഷ്ണാ... ഗോപീമനോമോഹനാ...

മനസ്സിന്റെ താളുകൾക്കിടയിൽ ഞാൻ പണ്ടൊരു
മയിൽപ്പീലിയൊളിച്ചുവച്ചു
പലരും മോഹിച്ചു പലരും ചോദിച്ചു
ഒടുവിൽ നിന്മുടിയിൽ ഞാൻ ചൂടിച്ചു
എന്റെ വസന്ത വന വേണുഗാനങ്ങൾ
എല്ലാം നിനക്കു ഞാൻ നേദിച്ചു
നിന്റെയനശ്വരഗാന യമുനയിൽ(2)
നിന്നൊരു ബിന്ദു ഞാൻ യാചിച്ചു
നിന്നോടു യാചിച്ചു

(മനസ്സിന്റെ......)

എന്റെ വനജ്യോത്സ്ന ചൂടിയ മുത്തുകൾ
എല്ലാം നിനക്കു ഞാൻ കോർത്തു തന്നു
നിന്നധരത്തിൽ വിടർന്നൊരു പുഞ്ചിരി (2)
പൊന്മുത്തിനായി ഞാൻ യാചിച്ചു
നിന്നോടു യാചിച്ചു

(മനസ്സിന്റെ.....)

ചിത്രം
ധീരസമീരേ യമുനാതീരേ

Babu Edakochi

കണ്ണിനു കണ്ണായ

കണ്ണിനു കണ്ണായ കണ്ണാ (2)
എന്നും ഗുരുവായൂർ വാഴും താമര കണ്ണാ (കണ്ണിനു)
ഈരേഴു ലോകവും നിന്നെ കാണാൻ
ഇരവും പകലും തേടുന്നു (ഈരേഴു)

മഴമുകിൽ വർണ്ണാ നിന്നുടൽ കാണാൻ
മനസ്സിനു കണ്ണുകൾ നൽകൂ നീ (മഴമുകിൽ)
മനസ്സിനു കണ്ണുകൾ നൽകൂ നീ

(കണ്ണിനു കണ്ണായ)

മുരളികയാലൊരു തേൻമഴ ചൊരിയൂ
മുരഹര നീയെൻ ഹൃദയത്തിൽ (മുരളിക)
മുരളികയാലൊരു തേന്മഴ ചൊരിയൂ
പകരം ഞാനെൻ ജീവിതമാലിക
ചാർത്താം നിൻ തിരുമാറിടത്തിൽ (പകരം)
ചാർത്താം നിൻ തിരുമാറിടത്തിൽ

(കണ്ണിനു കണ്ണായ കണ്ണാ)

ചിത്രം
പ്രിയ

പാടിയത്
എസ്. ജാനകി

രചന
കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ

സംഗീതം
എം.എസ്. വിശ്വനാഥൻ

61

കർണ്ണാമൃതം

കർണ്ണാമൃതം കണ്ണന കർണ്ണാമൃതം (2)
യുഗങ്ങളായ് രാഗരാഗിണികൾ
കണ്ണീരുണങ്ങാതെ നെഞ്ചിലെ വിങ്ങലിൽ പൂമഴ പെയ്യും
കർണ്ണാമൃതം കണ്ണന കർണ്ണാമൃതം
കർണ്ണാമൃതം .... (കർണ്ണാമൃതം...)
രാസക്രീഡാപദവിന്യാസം
രാധികാഹൃദയമണിവീണയിൽ (2)
ധനിനിസ സധഗമ മഗസസ സനി സാനിധപ നീപമഗ
ധാമഗസ ഗാമധാ
രാസക്രീഡാപദവിന്യാസം
രാധികാഹൃദയമണിവീണയിൽ
ഭാവമായ് രാഗമായ് താളമായ് (2)
താകിടതെയ്യത്താം
അനുരാഗരഞ്ജകം താപഭഞ്ജകം രാമനീയസം
(കർണ്ണാമൃതം............ കർണ്ണാമൃതം)
പ്രേമലീനം കരുണാപാംഗം
വേഗനീരധിയിൽ കുളിരോളങ്ങൾ
നിസ ധനിസാ മഗനിസ ഗമധാനിസ ഗമാധാനിസ
നിസനിധപ ധനിസധമ
ആ പ്രേമലീനം കരുണാപാംഗം
വേഗനീരധിയിൽ കുളിരോളങ്ങൾ
ഗീതമായ് നൃത്തമായ് വാദ്യമായ് (2)
താകിടതെയ്യത്താം
മധുമാലകീർത്തനം ശോകമോചനം
ലോകമോഹനം
(കർണ്ണാമൃതം............ കർണ്ണാമൃതം)

ചിത്രം
മർമ്മരം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
ബോംബെ രവി

Babu Edakochi

കൃഷ്ണകൃപാസാഗരം

കൃഷ്ണകൃപാസാഗരം (കൃഷ്ണ)
ഗുരുവായുപുരം ജനിമോക്ഷകരം

(കൃഷ്ണ ...)

മുനിജനവന്ദിത മുരഹരബാലം
മുരളീലോലം മുകുരകപോലം
അനന്തശയാനം അരവിന്ദനയനം
വന്ദേ മധുസൂദനം...

(കൃഷ്ണ ...)

ഗമപ പധനി സരിസനി സനിധപ
ഗമപ പധനി ഗരിസനിസ

രാധാഹൃദയം ഹരിമധുനിലയം
അധരം ശോണം മനസിജബാണം
സുഗന്ധനിദാനം സുരുചിരവദനം
ലാസ്യം മതിമോഹനം...

(കൃഷ്ണ ...)

ചിത്രം
സർഗ്ഗം

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ, പീറ്റർ-റൂബൻ, കോറസ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

നാരായണം ഭജെ

നാരായണം ഭജെ നാരായണം ലക്ഷ്മി-
നാരായണം ഭജെ നാരായണം (നാരായണം)

വൃന്ദാവനസ്ഥിതം നാരായണം ദേവ
വൃന്ദൈരഭീഷ്ടതം നാരായണം (നാരായണം)

ദിനകര മദ്ധ്യകം നാരായണം ദിവ്യ-
കനകാംബരധരം നാരായണം (നാരായണം)

പങ്കജലോചനം നാരായണം ഭക്ത-
സങ്കടമോചനം നാരായണം (നാരായണം)

അജ്ഞാനനാശകം നാരായണം ശുദ്ധ-
വിജ്ഞാന ദായകം നാരായണം (നാരായണം)

ശ്രീവത്സഭൂഷണം നാരായണം നന്ദ-
ഗോവത്സ പോഷണം നാരായണം (നാരായണം)

ശൃംഗാരനായകം നാരായണം പദ-
ഗംഗാ വിധായകം നാരായണം (നാരായണം)(2)

ചിത്രം
അടിമകൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എസ്. ജാനകി	പി. ഭാസ്കരൻ	ബി.എ. ചിദംബരനാഥ്

64

കേശാദിപാദം

Baba Olakochi

കേശാദിപാദം തൊഴുന്നേൻ, കേശവ
കേശാദിപാദം തൊഴുന്നേൻ (കേശാദി)
പീലിച്ചുരുൾമുടിയും നീലത്തിരുവുടലും
ഫാലത്തൊടുകുറിയും താണുതൊഴുന്നേൻ
കേശാദിപാദം തൊഴുന്നേൻ.....

മകരകുണ്ഡലമിട്ട മലർക്കാത് തൊഴുന്നേൻ (2)
കുടിലകുന്തളം പാറും കുളുർനെറ്റി തൊഴുന്നേൻ
കരുണതൻ കടലായ കടമിഴി തൊഴുന്നേൻ
അരുണകിരണമണി മുഖപത്മം തൊഴുന്നേൻ
കേശാദിപാദം തൊഴുന്നേൻ.....

കളവേണുവണിയുന്ന കരതലം തൊഴുന്നേൻ
കൌസ്തുഭം തിളങ്ങുന്ന കളകണ്ഠം തൊഴുന്നേൻ
വനമാല മയങ്ങുന്ന മണിമാറ് തൊഴുന്നേൻ
കനകകങ്കണമിട്ട കൈത്തണ്ട തൊഴുന്നേൻ
കേശാദിപാദം തൊഴുന്നേൻ.....

അരയിലെ മഞ്ഞപ്പട്ടുടയാട തൊഴുന്നേൻ
അണിമുത്തു കിലുങ്ങുന്നോരരഞ്ഞാണം തൊഴുന്നേൻ
കനകച്ചിലങ്ക തുള്ളും കാൽത്തളിർ തൊഴുന്നേൻ
കരിമുകിൽവർണ്ണനെ അടിമുടി തൊഴുന്നേൻ
കേശാദിപാദം തൊഴുന്നേൻ
കേശാദിപാദം തൊഴുന്നേൻ, കേശവ
കേശാദിപാദം തൊഴുന്നേൻ

ചിത്രം
പകൽകിനാവ്

പാടിയത്
എസ്. ജാനകി

രചന
പി. ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
എ.റ്റി. ഉമ്മർ

Babu Edakochi

മഴമുകിലൊളിവർണ്ണൻ

മഴമുകിലൊളിവർണ്ണൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
കൊടമുല്ല കൊണ്ടൊരു കൊരലാരം കെട്ടീ
കൊരലാരം കെട്ടീ
ഒഴുകിടുമാറ്റിന്റെ കൽപ്പടവിൽ ചാരി
ഒരുകൊച്ചു സ്വപ്നത്തെ തഴുകിയിരുന്നു തഴുകിയിരുന്നു

(മഴമുകിൽ...)

കാളിന്ദിപ്പെണ്ണപ്പോൾ ഓളക്കൈനീട്ടി
കേളിക്കായ് കാലിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു
ആളില്ലാനേരത്തെൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
നീലനിലാവത്ത് നീന്താനിറങ്ങീ നീന്താനിറങ്ങീ

(മഴമുകിൽ...)

കാളിയനപ്പോൾ കുതിച്ചുപാഞ്ഞെത്തി
ബാലനാസർപ്പത്തെ ഓലപ്പാമ്പാക്കി
മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദേവകളപ്പോൾ
പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു പുതുമഴ പെയ്തു പുതുമഴ പെയ്തു

(മഴമുകിൽ...)

ചിത്രം
ആഭിജാത്യം

പാടിയത്
ജാനകി, അമ്പിളി, സുജാത മോഹൻ

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

66

മുരളീധരാമുകുന്ദാ

മുരളീധരാമുകുന്ദാ തൊഴുന്നേൻ
അരുളീടുക വരം വാതാലയേശാ
പദയുഗളം തൊഴുന്നേൻ തൊഴുന്നേൻ
കണ്ണാ കണ്ണാ... (മുരളീധരാ)
ദയാലോലനാഥാ കൈതൊഴാം യേശുദേവാ

സർവ്വലോകപാലാ നാഥാ നാഥാ നാഥാ
ഹരികൃഷ്ണ ശ്രീധരാ മധുകര മാധവാ
ഗോകുലപാലകാ തരൂ ജീവശാന്തീ
തവപാദപങ്കജം സമാശ്രയമെന്നും കണ്ണാ കണ്ണാ
(മുരളീധരാ)
ക്ഷമാശീലദേവാ ചെയ്തിടാം പാദപൂജാ(2)
ആത്മശാന്തി പുൽകാൻ നാഥാ നാഥാ നാഥാ
ഹരികൃഷ്ണ ശ്രീധരാ, മധുകര മാധവാ
ഗോകുലപാലകാ തരൂ ജീവശാന്തീ

തവപാദപങ്കജം സമാശ്രയം എന്നും
കണ്ണാ...കണ്ണാ... (മുരളീധരാ)
ക്ഷമാശീലദേവാ ചെയ്തിടാം പാദപൂജാ
ആത്മശാന്തി പുൽകാൻ നാഥാ നാഥാ നാഥാ

ധരോദയജീവിത ശ്രമകര യാത്രയിൽ
താവക പാദമേ തണലിവൾക്കെന്നും
തിരുനാമമല്ലയോ സമാശ്വാസമന്ത്രം
കണ്ണാ കണ്ണാ...(മുരളിധരാ)

ചിത്രം
അപരാധി

67

മൗലിയിൽ മയിൽപ്പീലി

മൌലിയിൽ മയിൽപ്പീലി ചാർത്തി
മഞ്ഞപട്ടാംബരം ചാർത്തി...
ഗുരുവായുരമ്പലം ഗോകുലമാക്കുന്ന
ഗോപകുമാരനെ കണികാണണം...
നെഞ്ചിൽ ഗോരോചനക്കുറി കണികാണണം
നന്ദനന്ദനം ..ഭജേ... നന്ദ നന്ദനം
ഭജേ...നന്ദനന്ദനം...ഭജേ...നന്ദനന്ദനം...
(മൌലിയിൽ...)

കഞ്ജവിലോചനൻ കണ്ണന്റെ കണ്ണിലെ
അഞ്ജന നീലിമ കണികാണണം (കഞ്ജ...)
ഉണ്ണിക്കൈരണ്ടിലും പുണ്യം തുളുമ്പുന്ന (2)
വെണ്ണക്കുടങ്ങളും കണികാണണം
നിന്റെ പൊന്നോടക്കുഴൽ കണികാണണം
നന്ദനന്ദനം ..ഭജേ... നന്ദ നന്ദനം
ഭജേ...നന്ദനന്ദനം...ഭജേ...നന്ദനന്ദനം...
(മൌലിയിൽ...)

നീലനിലാവിലെ നീലക്കടമ്പിലെ...
നീർമ്മണിപ്പൂവുകൾ കണികാണണം...(നീല..)
കാളിന്ദിയോളങ്ങൾ നൂപുരം ചാർത്തുന്ന...(2)
പൂവിതൾ പാദങ്ങൾ കണികാണണം...
നിന്റെ കായാമ്പൂവുടൽ കണികാണണം......
(മൌലിയിൽ)

ചിത്രം
നന്ദനം

68
യാഹി മാധവ

Babu Cochi

കൃഷ്ണാ.. കൃഷ്ണാ...കൃഷ്ണാ
കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ
കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ
യാഹി മാധവ യാഹി കേശവ
മാവദ കൈതവ വാദം
താമനുസര സരസീരുഹലോചന
യാദവഹരതി വിഷാദം
ജയജയദേവഹരേ കൃഷ്ണാ
ജയജയദേവഹരേ (2)
ദസനകദംഭവ ദധരഗതം മമ
ജനയതി ചേതസി ദാഹം
കധയതി കഥ മധുനാവിമയാ
സഹതവവപുരേ ദതഭേദം
(യാഹിമാധവ....)

ജയജയദേവഹരേ കൃഷ്ണാ
ജയജയദേവഹരേ (2)
ശ്രീജയദേവ ഫണിതരതിവന്ദിത
ഖണ്ഡിതയുവതിവിലാപം
ശൃണതസുധാ മധുരം വിപുധാ
വിപുധാലയദോപിതുരാവം
(യാഹിമാധവ....)

ജയജയദേവഹരേ കൃഷ്ണാ
ജയജയദേവഹരേ (2)

ചിത്രം
ഏണിപ്പടികൾ

Babu Edakochi

69

നവകാഭിഷേകം

നവകാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞൂ
ശംഖാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞൂ
നളിനവിലോചനൻ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ
കമനീയ വിഗ്രഹം തെളിഞ്ഞൂ

(നവകാ..)

അഗ്രേപശ്യാമി തേജോവലയിതരൂപമെന്ന
സ്വർഗീയ കാവ്യസുധ തൂകീ (2)
മേല്പത്തൂർ കൂപ്പിയ വേദവേദാന്തസാര
കല്പകതരുവിനെ കണ്ടൂ ഞാൻ
കണ്ടു ഞാൻ

(നവകാ..)

പൂന്താനം ഭക്തി തൻ കുമ്പിളിൽ പാനയാം
പൂന്തേൻ നിവേദിച്ച നേരം (2)
ഉണ്ണിയായ് മുന്നിൽ വന്ന കണ്ണനീർ തുടച്ചൊരു
കണ്ണന്റെ കളികളും കണ്ടു ഞാൻ
കണ്ടു ഞാൻ

(നവകാ..)

ചിത്രം
ഗുരുവായൂർ കേശവൻ

Babu Edakochi

ചെത്തിമന്ദാരം

ചെത്തിമന്ദാരം തുളസി
പിച്ചകമാലകൾ ചാർത്തി..
ഗുരുവായൂരപ്പാ നിന്നെ കണികാണേണം (2)

മയിൽപ്പീലി ചൂടിക്കൊണ്ടും
മഞ്ഞ തുകിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടും
മണിക്കുഴലൂതിക്കൊണ്ടും കണികാണേണം (2)

(ചെത്തിമന്ദാരം..)

വാകച്ചാർത്തു കഴിയുമ്പോൾ
വാസനപ്പൂവണിയുമ്പോൾ..
ഗോപികമാർ കൊതിക്കുന്നോരുടൽ കാണേണം

(ചെത്തിമന്ദാരം..)

അഗതിയാം അടിയന്റെ
അശ്രുവീണ കുതിർന്നൊരി
അവിൽപൊതി കൈക്കൊള്ളുവാൻ കണികാണേണം..

(ചെത്തിമന്ദാരം..)

ചിത്രം
അടിമകൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജി.വേണുഗോപാൽ	വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ	അലക്സ് പോൾ

71

കൈ നിറയേ

കൈ നിറയേ വെണ്ണ തരാം
കവിളിലൊരുമ്മ തരാം കണ്ണൻ
കവിളൊലൊരുമ്മ തരാം (2)
നിൻ മടിമേലെ തലചായ്ച്ചുറങ്ങാൻ (2)
കൊതിയുള്ളൊരുണ്ണിയിതാ ചാരേ
(കൈ നിറയേ..)

പാൽകടലാം നിൻ ഇടനെഞ്ചിലാകേ
കാൽത്തളയുണരുന്ന കളകാഞ്ചിയൊഴുകുന്നു (2)
രോഹിണി നാളിൽ മനസ്സിന്റെ കോവിൽ (2)
തുറന്നു വരുന്നമ്മ
എന്നിൽ തുളസിയണിഞ്ഞമ്മ
(കൈ നിറയെ...)

പ സ നി ധ പ ഗ മ പ മ ഗ രി
സ ഗ രി ഗ മ പ മ ഗ രി ഗ മ പ
ധ പ സ നി സ ഗ രി
ഗ രി സ നി രി സ നി ധ
ധ പ മ ഗ രി ഗ മ പ ഗ മ പ..
പാൽമണമൂറും മധുരങ്ങളോടെ പായസമരുളുകയായ്
രസമോടെ നുണയുകയായ് (2)
സ്നേഹവസന്തം കരളിന്റെ താരിൽ (2)
എഴുതുകയാണമ്മ
എന്നെ തഴുകുകയാണമ്മ
(കൈ നിറയേ..)

ചിത്രം
ബാബ കല്യാണി

72

നന്ദകിശോരാ ഹരേ

നന്ദകിശോരാ ഹരേ മാധവാ നീയാണെന്നഭയം
തിരുമെയ്യണിയും ശ്രീതിലകങ്ങളിൽ
വര ഗോരോചനമാവാം ഞാൻ നിൻ
പ്രിയ സങ്കീർത്തനമാവാം
ഓം ജയ ജയ ശൌരേ ഹരി
ഓം ജയ ജയ ഭഗവാൻ ! (2) (നന്ദ..)

തരളിതമാമെൻ കരളൊരു യമുനാ-
നദിയായ് പാടുന്നു നിന്നേ തേടുന്നു (2)
വനമലർമാലീ അറിയുന്നോ
ഓം ജയ ജയ ശൌരേ ഹരി
ഓം ജയ ജയ ഭഗവാൻ..(2)
കണ്ണീർപൂക്കും കാട്ടുകടമ്പായ്
കാതരജന്മം നിന്നുരുകുന്നു (നന്ദ...)

ചിന്മയഭാവം തിരുമുരളികയിൽ
ചേർക്കും ശ്രീരാഗം
നീയാം ഓംകാരം (ചിന്മയ..)
ഹൃദയപരാഗം ചാർത്തുമ്പോൾ
ഓം ജയ ജയ ശൌരേ ഹരി
ഓം ജയ ജയ ഭഗവാൻ (2)
ഉള്ളിൽ പൂക്കും ലഹരിയിലേതോ
കയ്യോ മധുവോ നിർവൃതിയോ (നന്ദ...)

ചിത്രം
ഏകലവ്യൻ

പാടിയത് സ്വർണ്ണലത	രചന എസ്.രമേശൻ നായർ	സംഗീതം സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ്

73

നന്ദലാല ഹേ

Babu Olakochi

നന്ദലാല ഹേ നന്ദലാല
നാടെല്ലാം കണ്ടറിയും നിന്റെ ലീല
മാരിവില്ലോ നിന്റെ വർണമാല
രാധയ്ക്ക് കാതുകളിൽ രാഗമാല
(നന്ദലാല)
ആരും കാണാതെത്തുന്ന രാധ
ആയർപ്പെണ്ണേ നീ വേറെ മായ
പൈയ്യിനെ കറന്ന വെച്ച് പാൽക്കുടം നിറച്ചു വെച്ച്
പാലാഴിത്തിങ്കളായി വന്ന രാധ
പാട്ടും മറന്ന വെച്ച പട്ടുടുത്ത് പൊട്ടുതൊട്ട്
പത്മനാഭപൂജ ചെയ്ത കൃഷ്ണഗാഥ (നന്ദലാല)
കാർമേഘം സ്വന്തം കായാമ്പൂ ചന്തം
കാതോരം കാതറിഞ്ഞു കണ്ടറിഞ്ഞു മിന്നറിഞ്ഞു
മൂക്കളം വിരിഞ്ഞ കണ്ണനല്ലേ
രാധയെ പുണർന്നടുത്ത് രാവിനെ കറന്നെടുത്ത്
പൂനിലാവു തീർത്ത കള്ളനല്ലേ
ഇന്നീ കംസനെയും കൊന്നൊടുക്കി
ഗരുഡവാഹനത്തിലേറി വാ
(ആരും കാണാതെത്തുന്ന രാധ... പൂജ ചെയ്ത കൃഷ്ണഗാഥ)
(നന്ദലാല.)
കാളിന്ദീതീരം ചായുന്ന നേരം
രാവെല്ലാം പൂ നിറഞ്ഞ മഞ്ഞു പെയ്ത മാരിപെയ്ത
രാധയെപ്പുണർന്ന കള്ളനല്ലേ
പാതിരാവറിഞ്ഞു വന്ന പാരിജാതത്തേൻ നുകർന്ന
പാതിമെയ് പകുത്ത കള്ളനല്ലേ
കണ്ണാ പീലി മേച്ച ഗോപി തൊട്ടു
കുന്നെടുത്തു കുട നിവർത്തു വാ
(ആരും കാണാതെത്തുന്ന ....
പൂജ ചെയ്ത കൃഷ്ണഗാഥ)
(നന്ദലാല)

ചിത്രം
ഇൻഡിപെൻഡൻസ്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ശരത്

74

പ്രണതോസ്മി

പ്രണതോസ്മി ഗുരുവായുപുരേശം...ആ..ആ..
പ്രണതോസ്മി ഗുരുവായുപുരേശം
പ്രതിദിനമനുചേതസ്മരഹരിപാദം
പ്രേമാശ്രുവാൽ പരിപൂർണ്ണമീ സ്വരഭാജനം കരുണാനിധേ
സത്യം വ്രതഭരിത തത്വം
മമ ഹൃദയം ഭക്തി സ്വരലളിതം [പ്രണതോസ്മി]
വചനങ്ങൾ തവനാമ ഭജനാർപ്പണം
ഗോപാംഗ രാഗാർദ്ര പരിപൂജനം
ചലനങ്ങൾ രസ രാസലീലാലയം
മമ സർവ്വ സർവ്വസ്വമാത്മാർപ്പണം
കൃഷ്ണം......അ അ അ അ
കൃഷ്ണം മുരളീലോലം ഗോപീവിലോലം
മനസാസ്മരാമി
ഗരിസരിനി .... മനിനിസരി
സത്യം വ്രതഭരിത തത്വം
മമ ഹൃദയം ഭക്തി സ്വരലളിതം [പ്രണതോസ്മി]
ജന്മാന്ധകാരത്തിലരുണോദയം
തവരൂപമടിയന്റെ ദീപാങ്കുരം
തിരുമെയ്യിലഴകാർന്ന ഹരിചന്ദനം
മമ മാറിലണിയാൻ ഗതിയാകണം
കൃഷ്ണം.......അ അ അ അ
കൃഷ്ണം മായാബാലം
ലീലാവിനോദം ശിരസ്സാ നമാമി
ഗരിസരിനി സഗരിനി സനിധമാമ
ഗമനിധമ ഗമപ... സ്വരലളിതം
[പ്രണതോസ്മി]

ചിത്രം
സിന്ദൂരരേഖ

പാടിയത്
വാണി ജയറാം

രചന
എം.ഡി.രാജേന്ദ്രൻ

സംഗീതം
ജോൺസൺ

Baby Edakochi

75

നന്ദസുതാവര

നന്ദസുതാവര തവജനനം...
വൃന്ദാവന ശുഭപുളിനം...
ചിന്തകളിൽ തേൻ കിനിയും കാവ്യം
എന്തൊരാലോചനാമൃതകാവ്യം
(നന്ദ...)

അരയാലിൻ കൊമ്പത്ത് നീയിരുന്നു
അരയോളം വെള്ളത്തിൽ ഗോപികമാർ
രിസനിസനിപ നിപമപനിസനി
സനിപനിപ മപമരിഗരി സരി
സരിമപ രിമപനി
മപനിസ
പനിസരിസനിപസ
അരയാലിൻ കൊമ്പത്ത് നീയിരുന്നു
അരയോളം വെള്ളത്തിൽ ഗോപികമാർ
ആടകൾക്കായവൻ കൈകൾ നീട്ടീ
ആറ്റിലെയോളങ്ങൾ ചിരി ളുകി
(നന്ദ...)

വിരഹിണി രാധിക തേടിയലഞ്ഞു
വനമാലീ നിന്നെ....
യമുനയിലേതോ വേദനയൊഴുകീ
യാമിനിയൊരു മിഴിനീർക്കണമായ്
(നന്ദ...)

ചിത്രം
പാർവ്വതി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
രമേശൻ നായർ

സംഗീതം
കേശവൻ നമ്പൂതിരി

കായാമ്പൂക്കളോടിടയും

കായാമ്പൂക്കളോടിടയും തിരുമെയ്
കണികാണേണം കൃഷ്ണ ഹരേ
തിരുമുടിയും നീണ്ടിടംപെട്ടമിഴികളും
മകരകുണ്ഡലങ്ങളും കണികാണണം
(കായാമ്പൂ)

മന്ത്രാഭിഷേകവും ശംഖാഭിഷേകവും
നവകാഭിഷേകവും കഴിഞ്ഞാൽ (2)
സുവർണ്ണകലശവും കളഭച്ചാർത്തും
മലരുനിവേദ്യവും കഴിഞ്ഞാൽ (2)
അടിയന്റെ വിശപ്പിനൊരരിമണി തരണേ
ഗുരുവായൂർ പരംപൊരുളേ
സകലചരാചര മനസ്സേ
(കായാമ്പൂ)

മന്ദസ്മിത മധുരാനനവും ശുഭ-
ശംഖചക്രഗദാ കൗസ്തുഭവും (2)
കടകകടീതടസൂത്രവും സോപാന-
പടിയും കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ (2)
അടിയന്റെ ഉയിരിനു മുക്തിനൽകേണമേ
ഗുരുവായൂർ പരംപൊരുളേ
അഖില ചരാചരമനസ്സേ
(കായാമ്പൂ)

ആൽബം
വനമാല

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
പി.ജയചന്ദ്രൻ	രമേശൻ നായർ	കേശവൻ നമ്പൂതിരി

നെയ്യാറ്റിൻകര വാഴും കണ്ണാ

നെയ്യാറ്റിൻകര വാഴും കണ്ണാ നിൻ മുന്നിലൊരു
നെയ്‌വിളക്കാവട്ടെ എന്റെ ജന്മം
കണ്ണിനുകണ്ണായൊരുണ്ണിക്കു തിരുമുമ്പിൽ
കർപ്പൂരമാവട്ടെ എന്റെ ജന്മം

(നെയ്യാറ്റിൻകര)

ഓംകാരം മുഴക്കുന്ന പൈക്കളെ മേയ്ക്കുവാൻ
ഓരോ മനസ്സിലും നീ വരുന്നു
നിന്റെ പുല്ലാങ്കുഴൽ പാട്ടിൽ പ്രപഞ്ചം
നന്ദിനിപ്പശുവായ് തീരുന്നു
അകിട്ടു ചുരത്തുമെൻ ജീവനു നീ മോക്ഷ-
കറുകനാമ്പേകുമോ കണ്ണാ
കായാമ്പൂ തൊഴും മുകിൽവർണ്ണാ

(നെയ്യാറ്റിൻകര)

ഗോവർദ്ധനമായി മണ്ണിന്റെ ദുഃഖം
നീ വിരൽത്തുമ്പാൽ ഉയർത്തുന്നു
നിന്റെ മന്ദസ്മിതക്കുളിരിൽ പ്രപഞ്ചം
നിത്യവസന്തമായ് തീരുന്നു
തൊഴുതു നിൽക്കുന്നൊരീ ജീവനു നീയൊരു
തിരി വെളിച്ചം തരൂ കണ്ണാ
താമരത്താരിതൾ കണ്ണാ

(നെയ്യാറ്റിൻകര)

ആൽബം
പുഷ്പാഞ്ജലി

78
ബ്രൂഹി കൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമാ

ബ്രൂഹി കൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമാ
രേ മന ബ്രൂഹി കൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമാ
ബ്രൂഹി കൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമാ
രേ മന ബ്രൂഹി കൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമാ
മുരളീഗായകാ ഗോകുലപാലകാ
മുരളീഗായകാ ഗോകുലപാലകാ
മുനിജനവന്ദിത ദേവാ രേ മന
ബ്രൂഹി കൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമാ
രേ മന ബ്രൂഹി കൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമാ
ചരണം നളിനം ഹൃദയസാന്ത്വനം
ചരണം നളിനം ഹൃദയസാന്ത്വനം പുണ്യകഥാമൃതദാനം (2)
ലാസ്യമോഹനം ദാസ്യമോചനം (2)
നയനം മല്ലീബാണം രേ മന
ബ്രൂഹി കൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമാ
രേ മന ബ്രൂഹി കൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമാ
അമലം വദനം അമൃതരഞ്ജനം
അമലം വദനം അമൃതരഞ്ജനം ചുംബനലോഭനസൂനം (2)
മോദകാരണം പാപവാരണം (2)
സതതം മായാലീനം രേ മന
ബ്രൂഹി കൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമാ
രേ മന ബ്രൂഹി കൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമാ
മുരളീഗായകാ ഗോകുലപാലകാ
മുരളീഗായകാ ഗോകുലപാലകാ
മുനിജനവന്ദിത ദേവാ രേ മന
ബ്രൂഹി കൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമാ
രേ മന ബ്രൂഹി കൃഷ്ണാ ഘനശ്യാമാ

ചിത്രം
ഇങ്ങനെ ഒരു നിലാപക്ഷി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി

സംഗീതം
ടി.എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ

Babu Edakochi

ശ്രീപാർത്ഥസാരഥേ

ശ്രീപാർത്ഥസാരഥേ പാഹിമാം
ശ്രിതജനപാലകാ പാഹിമാം (2)

കൂരിരുൾ ചിറകടിച്ചാർക്കും
ഭീകരഘോരവനങ്ങളിലൂടെ (2)
വറ്റിയ മിഴിനീർച്ചാലുകളിൽ
വറ്റിയ മിഴിനീർച്ചാലുകളിൽ
തീ കത്തും മരുഭൂമിയിലൂടെ
ആപൽബാന്ധവ ഞാനലയുന്നു
ജീവിതമാമീ രഥമുരുളാതെ

ശ്രീപാർത്ഥസാരഥേ പാഹിമാം
ശ്രിതജനപാലകാ പാഹിമാം (2)

മുഗ്ധവികാരശതങ്ങൾ പിടയും
ഹന്തൊരു രണാങ്കണമല്ലോ (2)
ഉറ്റവരൻപിൻ ഉറവുകളുടയവർ..
ഉറ്റവരൻപിൻ ഉറവുകളുടയവർ
ചുറ്റും നിരയായ് നിൽക്കുകയല്ലൊ
ആശ്രിതവത്സല ഞാൻ തളരുന്നു
ആരോടടരാടും എന്നറിയാതെ

ശ്രീപാർത്ഥസാരഥേ പാഹിമാം
ശ്രിതജനപാലകാ പാഹിമാം (2)

ആൽബം
തുളസീതീർത്ഥം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ശങ്കരാചാര്യർ	ദക്ഷിണാമൂർത്തി

80

ഭജഗോവിന്ദം

ഭജഗോവിന്ദം ഭജഗോവിന്ദം
ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ
സംപ്രാപ്തേ സന്നിഹിതേ കാലേ
നഹി നഹി രക്ഷതി ഡുകൃഞ്ജ്കരണേ

നാരീസ്തന ഭര നാഭീദേശം
ദൃഷ്ട്വാ മാ ഗാ മോഹാവേശം
ഏതൻമാംസവസാദി വികാരം
മനസ്സി വിചിന്തയ വാരം വാരം

നളിനീദലഗത ജലമതിതരളം
തദ്വജ്ജീവിതം അതിശയ ചപലം
വിദ്ധിവ്യാധ്യഭിമാനഗ്രസ്തം
ലോകം ശോകഹതം ച സമസ്തം

ബാലസ്താവത് ക്രീഡാസക്തഃ
തരുണസ്താവത് തരുണീസക്തഃ
വൃദ്ധസ്താവത് ചിന്താസക്തഃ
പരമേ ബ്രഹ്മണി കോപി ന സക്തഃ

ജഡ്ലീമുണ്ഡീ ലുംചിതകേശഃ
കാഷായാംബര ബഹുകൃതവേഷഃ
പശ്യന്നപി ചന പശ്യതി മൂഢഃ
ഉദരനിമിത്തം ബഹുകൃതവേഷം

പുനരപി ജനനം പുനരപി മരണം
പുനരപി ജനനീ ജഠരേ ശയനം
ഇഹ സംസാരേ ബഹുദുസ്താരേ
കൃപയാ പാരേ പാഹി മുരാരേ..

ചിത്രം
ജഗദ്ഗുരു ആദിശങ്കരൻ

81
കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നു

കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നു കണ്ണു കഴച്ചു
കണ്ണൻ കാട്ടുമുളം തണ്ടൊടിച്ചൊരു കുഴലു ചമച്ചു (2)
പാട്ടു കൊണ്ട് പേരെടുത്ത് സഖിയെ വിളിച്ചു
അവൾ കേട്ട പാതി കാൽത്തളിരിനു ചിറകു മുളച്ചു (2)

(കാത്തിരുന്നു)

കണ്ണൻ വിളിച്ചാൽ പിന്നെ കൈവള വേണോ
നീലക്കണ്ണെഴുതണമോ സൂര്യപൊട്ടു കുത്തണമോ (2)
പൊന്നരഞ്ഞാൺ കൊണ്ടു നിന്റെ
വീണ തോൽക്കും പൊൻകുടത്തെ
ഒന്നു ചുറ്റി രണ്ടു ചുറ്റി കൈതളരണമോ (2)
കളയാനില്ലൊരു മാത്ര പോലും (2)
ആ കൈയ്യൊഴുകും നേരമെല്ലാം അലിയുന്നു പോലും

(കാത്തിരുന്നു)

കണ്ണടയുമ്പോൾ നിന്റെ കണ്മഷിയെവിടെ
കാക്കപ്പുള്ളിയുമെവിടെ നല്ല കുങ്കുമമെവിടെ (2)
കണ്ണനെ പുണർന്ന വാറു മഞ്ഞുപോലലിഞ്ഞു തീരും
പുണ്യമുള്ള നിന്റെ ജന്മം കൂടണയില്ലേ (2)
മറുപിറവികളറിയാത്തൊരു ഭാഗ്യം (2)
ആ മാധവനിൽ ചേർന്നു നിന്റെ മോക്ഷം

(കാത്തിരുന്നു)

Babu Edakochi

കരുണ ചെയ്‌വാൻ

കരുണ ചെയ്‌വാൻ എന്തു താമസം കൃഷ്ണാ
കഴലിണ കൈതൊഴുന്നേൻ...ആ (2)

ശരണാഗതന്മാർക്കിഷ്ട വരദാനം ചെയ്തു ചെമ്മേ
ഗുരുവായൂർപുരം തന്നിൽ (2)
മരുവുമഖില ദുരിതഹരണ ഭഗവൻ
മരുവുമഖില ദുരിതഹരണ ഭഗവൻ
കരുണ ചെയ്‌വാൻ എന്തു താമസം കൃഷ്ണാ
കഴലിണ കൈതൊഴുന്നേൻ...

ഉരുതരഭവസിന്ധൌ ദുരിതസഞ്ചയമാകും
തിരതന്നിൽ മുഴുകുന്ന നരതതിക്കവലംബം (2)
മരതകമണിവർണ്ണൻ.. ഹരിതന്നെയെന്നും തവ
ചരിതവർണ്ണനങ്ങളിൽ...
സകലമുനികൾ പറവതറിവനധുനാ....ആ
കരുണ ചെയ്‌വാൻ എന്തു താമസം കൃഷ്ണാ
കഴലിണ കൈതൊഴുന്നേൻ...ആ
കരുണ ചെയ്‌വാൻ എന്തു താമസം കൃഷ്ണാ ..

പാടിയത് യേശുദാസ്	രചന എസ്.രമേശൻ നായർ	സംഗീതം ജയൻ

83

നീയെന്നേ ഗായകനാക്കീ

നീയെന്നേ ഗായകനാക്കീ ഗുരുവായൂരപ്പാ..
കണ്ണാ.. മഴമുകിലൊളിവർണ്ണാ.. (2)
ഉറങ്ങി ഉണരും ഗോപതപസ്സിനെ
യദുകുലമാക്കീ നീ (2)
യമുനയിലൊഴുകും എന്റെ മനസ്സിനെ
സരിഗമയാക്കീ നീ.. കണ്ണാ..
സ്വരസുധയാക്കീ നീ..
(നീയെന്നെ..)

കായാമ്പൂക്കളിൽ വിടർന്നതെന്നുടെ
കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങൾ..
നിൻ പ്രിയ കാൽത്തളനാദങ്ങൾ (2)
മഴമുകിലോ നീ മനസ്സോ തപസ്സോ
മൌനം പൂക്കും മന്ത്രമോ..
നീ മലരോ തേനോ ഞാനോ..
(നീയെന്നേ..)

കഥകൾ തളിർക്കും ദ്വാപരയുഗമോ
കാൽക്കൽ ഉദയങ്ങൾ
നിൻ തൃക്കാൽക്കൽ അഭയങ്ങൾ (2)ľ
ഗുരുവായൂരിൽ പാടുമ്പോളെൻ ഹൃദയം
പത്മപരാഗമോ..
പരിഭവമെന്നനുരാഗമോ..
(നീയെന്നേ..)

ആൽബം
മയിൽപ്പീലി

84
ചന്ദനചർച്ചിത

സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധാത്മകമനുപമിതം
കാലദേശാവസിദ്ധ്യാം
നിർമ്മുക്തം നിത്യമുക്തം നികമശതശഹസ്രേണ
നിർഭാസ്യമാനം
അസ്പഷ്ടം ദൃഷ്ടമാത്രേ...പുനരുരു
പുരുഷാധാത്മകം ബ്രഹ്മതത്വം...
തത്വാവധാതി സാക്ഷാത് ഗുരുപവനപുരേ...
ഹന്തഭാഗ്യം ജനാനാം

ചന്ദനചർച്ചിത നീലകളേബരം
എന്റെ മനോഹരമേഘം (ചന്ദനചർച്ചിത..)
കായാമ്പൂവിലും എന്റെ മനസ്സിലും
കതിർമഴ പെയ്യുന്ന മേഘം
ഇത് ഗുരുവായൂരിലെ മേഘം...(ചന്ദനചർച്ചിത..)
ആ തിരുമാറിലെ വനമാലപ്പൂക്കളിൽ
ആദ്യവസന്തം ഞാൻ... (ആ തിരുമാറിലെ...)
ആ പദപങ്കജമാദ്യം വിടർത്തിയ സൂര്യപ്രകാശം ഞാൻ
നിന്റെ ഗീതവും വേദവും ഈ ഞാൻ
(ചന്ദനചർച്ചിത..)

കൌസ്തുഭമെന്നും കാളിന്ദിയെന്നും
കാർമുകിലെന്നും കേട്ടു ഞാൻ (കൌസ്തുഭ...)
ഉറക്കെച്ചിരിയ്ക്കുവാൻ മറന്നോരെന്നെയും
ഉദയാസ്തമയങ്ങളാക്കി നീ
തിരുനട കാക്കാൻ നിർത്തി നീ....
(ചന്ദനചർച്ചിത..)

ആൽബം
മയിൽപ്പീലി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	എസ്.രമേശൻ നായർ	ജയൻ

85

ചെമ്പൈയ്ക്കു നാദം

ചെമ്പൈയ്ക്കു നാദം നിലച്ചപ്പോൾ തന്റെ
ശംഖം കൊടുത്തവനേ (2)
പാഞ്ചജന്യം കൊടുത്തവനേ
നിന്റെ ഏകാദശിപ്പുലരിയിൽ ഗുരുവായൂർ
സംഗീതപ്പാൽക്കടലല്ലോ
എന്നും സംഗീതപ്പാൽക്കടലല്ലോ (ചെമ്പൈയ്ക്കു നാദം)
ഒരു കണ്ഠമിടറുമ്പോൾ ആയിരം കണ്ഠത്തിൽ
സരിഗമ കൊളുത്തും പരംപൊരുളേ (2)
ആദിമദ്ധ്യാന്തങ്ങൾ മൂന്നു സ്വരങ്ങളായ്
അളന്നവനേ ഈ സ്വരങ്ങൾ
സ സാരിധനിധനി
നിനി സനിധമധാ ധ ധാനിധമഗമാ
ഗാമധാനിധ മാധനി
സനി ധാനിസാരിസ നി
സരി ഗരി
സരി ഗാമഗരി ഗരി സാരിസ നി
സനി ധാനിധ മാധമ ഗാമധനി
ഈ സ്വരങ്ങൾ നിനക്കർച്ചനാപുഷ്പങ്ങൾ
സ്വീകരിച്ചാലും ഹരേ കൃഷ്ണാ (ചെമ്പൈയ്ക്കു നാദം)

കളഭച്ചാർത്തണിയിക്കാൻ ഉദയാസ്തമയങ്ങൾ
കുളികഴിഞ്ഞീറൻ അണിയുമ്പോൾ (2)
ആയുരാരോഗ്യസൌഖ്യം പകരും വിഷ്ണോ
നാരായണാ ഹരേ നാരായണാ
ആനന്ദബാഷ്പങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാലും നീ
ഗുരുപവനേശ്വര നാരായണാ (ചെമ്പൈയ്ക്കു നാദം)

ആൽബം
മയിൽപ്പീലി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിൽ

ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിൽ
ഒരു ദിവസം ഞാൻ പോകും
ഗോപുരവാതിൽ തുറക്കും
ഞാൻ ഗോപകുമാരനെ കാണും

ഓമൽച്ചൊടികൾ ചുംബിക്കും
ഓടക്കുഴൽ ഞാൻ ചോദിക്കും (2)
മനസകലികയിലമൃതം പകരും
വേണുനാദം കേൾക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ-
വേണുനാദം കേൾക്കും

(ഗുരു..)

രാഗമരാളങ്ങളൊഴുകി വരും
രാവൊരു യമുനാ നദിയാകും
നീലക്കടമ്പുകൾ താനേ പൂക്കും
താലവൃന്ദം വീശും പൂന്തെന്നൽ
താല വൃന്ദം വീശും

(ഗുരു...)

ചിത്രം
ഒതേനന്റെ മകൻ

പാടിയത്
എസ്.ജാനകി

രചന
പി.ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
ചിദംബരനാഥ്

Babu Edakochi

ഗുരുവായൂരുള്ളൊരു

ഗുരുവായൂരുള്ളൊരു കണ്ണനന്നൊരു ദിനം
കരുമാടിക്കുട്ടന്റെ വേഷം കെട്ടി
പെരിയാറിൻ തീരത്ത് പേരാറ്റിൻ തണലത്ത്
മുരളിയുമൂതി ചെന്നിരുന്നു

(ഗുരുവായൂരുള്ളൊരു..)

പാട്ടിന്റെ സ്വരം കേട്ട് പാർവണചന്ദ്രികപോൽ
പാൽക്കടൽമാതാവും വന്നിറങ്ങി
ഗാനത്തിൻ ലഹരിയിൽ ഭൂമിയും മനുഷ്യരും
വാനിലെ താരങ്ങളും വീണുറങ്ങി

(ഗുരുവായൂരുള്ളൊരു..)

ബാലഗോപാലനും ദേവിയുമപ്പോൾ രണ്ടു
നീലക്കുരുവികളായ് പറന്നു പോയി
അന്നു തൊട്ടിന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ലവരെയീ-
മണ്ണും മനുഷ്യരും താരങ്ങളും

(ഗുരുവായൂരുള്ളൊരു..)

ചിത്രം
പകൽക്കിനാവ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
മാധുരി	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

88

ഗോകുലം തന്നിൽ

ഗോകുലം തന്നിൽ വസിച്ചീടുന്ന
നന്ദാത്മജൻ മുകിൽവർണ്ണൻ (2)
കാടകം പുക്കൊരു സന്ധ്യാനേരം
ഓടക്കുഴലുവിളിച്ചു (2)

അംഗജബാണങ്ങളേറ്റ ഗോപകന്യമാർ
കൈയ്യ് മെയ്യ് മറന്നു (2)
സ്നാനം കഴിഞ്ഞാളൊരുത്തി
ഹരിചന്ദനം കാലിൽ ഉഴിഞ്ഞു (2)
അഞ്ജനം കാതിൽ അണിഞ്ഞു,
തോഴി കസ്തൂരി കണ്ണിൽ എഴുതി (2)
അറിയാതെ അവരാകെ ആനന്ദക്കണ്ണന്റെ
അരികിലേയ്ക്കോടിക്കിതച്ചു
ഗോകുലം തന്നിൽ വസിച്ചീടുന്ന
നന്ദാത്മജൻ മുകിൽവർണ്ണൻ
കാടകം പുക്കൊരു സന്ധ്യാനേരം ഓടക്കുഴലു വിളിച്ചു

താലമെടുത്താളൊരുത്തി തന്റെ
ചേലകൾ ചാലെ മറന്നാൻ (2)
കുങ്കുമം കൈകളിൽ തേച്ചു,
മണിക്കൊങ്കയ്ക്ക് മൈയ്യെഴുതിച്ചു
കാനനം താണ്ടിനാൽ അവർ തമ്മിലറിയാതെ
കണ്ണനെ തേടി ഉഴന്നു
ഗോകുലം തന്നിൽ വസിച്ചീടുന്ന
നന്ദാത്മജൻ മുകിൽവർണ്ണൻ
കാടകം പുക്കൊരു സന്ധ്യാനേരം
ഓടക്കുഴലുവിളിച്ചു

ചിത്രം
കുടുംബസമേതം

89

ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ

ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പവിഴാധരം
മുത്തും മുരളികയാണെന്റെ ജന്മം
അവിട്ടത്തെ മാധുര്യമെല്ലാം
തിരയടിച്ചിളകുന്ന കടലെന്റെ കണ്ഠം (2)

പാടുന്നതെല്ലാം നിൻ കീർത്തനമാക്കുവാൻ
പാടുപെടുന്നൊരെൻ പുണ്യം (2)
പണ്ടൊരു ജന്മത്തിൽ അക്രൂരവേഷത്തിൽ
അമ്പാടിയിൽ വന്നിരുന്നു (2)
അവിടത്തെ പൂഴിയിൽ വീണുരുണ്ടപ്പോളെൻ
ആത്മാവുപൂത്തുലഞ്ഞു
അതു നീ കണ്ടറിഞ്ഞു

(ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ...... കടലെന്റെ കണ്ഠം)

ദുഃഖവും മിഴിനീരും പനിനീരായ് നിൻ കാൽക്കൽ
നേദിച്ചു നിൽക്കുമീ ദാസൻ (2)
നിന്റെ പൈക്കുട്ടത്തിൽ പണ്ടത്തെ ജന്മത്തിൽ
നന്ദിനിയായിട്ടു മേഞ്ഞിരുന്നു (2)
അന്നെന്റെ ഓംകാരം കേട്ടുകുളിർത്ത
നിന്നുള്ളിലെൻ ഗാനമാണോ
ഇതു ബ്രഹ്മരാഗമാണോ

(ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ......
കടലെന്റെ കണ്ഠം) 2

ആൽബം
വനമാല

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
എസ്.രമേശൻ നായർ

സംഗീതം
ജയൻ

Babu Edakochi

ഗുരുവായൂരപ്പാ നിൻ മുന്നിൽ

ഗുരുവായൂരപ്പാ നിൻ മുന്നിൽ ഞാൻ
എരിയുന്ന കർപ്പൂരമായി (2)
പലപല ജന്മം ഞാൻ നിന്റെ..
കളമുരളിയിൽ സംഗീതമായീ..

(ഗുരുവായൂരപ്പാ..)

തിരുമിഴി പാലാഴിയാക്കാം
അണിമാറിൽ ശ്രീവത്സം ചാർത്താം (2)
മൌലിയിൽ പീലിപ്പൂ ചൂടാനെന്റെ
മനസ്സും നിനക്കു ഞാൻ തന്നൂ..

(ഗുരുവായൂരപ്പാ..)

മഴമേഘകാരുണ്യം പെയ്യാം..
മൌനത്തിൻ ഓങ്കാരം പൂക്കാം (2)
തളകളിൽ വേദം കിലുക്കാനെന്റെ
തപസ്സും നിനക്കു ഞാൻ തന്നൂ..

(ഗുരുവായൂരപ്പാ..)

ആൽബം
മയിൽപ്പീലി

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ

രചന
എസ്.രമേശൻ നായർ

സംഗീതം
പി.കെ.കേശവൻ നമ്പൂതിരി

Babu Edakochi

ഗുരുവായൂരമ്പലം

ഗുരുവായൂരമ്പലം ശ്രീ വൈകുണ്ഠം
അവിടത്തെ ശംഖമാണെന്റെ കണ്ഠം
കാളിന്ദിപോലെ ജനപ്രവാഹം ഇതു-
കാൽക്കലേയ്ക്കോ വാകച്ചാർത്തിലേയ്ക്കോ..

(ഗുരുവായൂർ അമ്പലം)

പൂന്താനപ്പാനയിലെ പനിനീരു ചുരക്കും
പുണ്യതീർത്ഥത്തിൽ മുങ്ങി
കുടമണിയാട്ടുന്നോരെന്റെ മനസ്സോടക്കുഴലായി
തീർന്നുവല്ലോ പൊന്നോടക്കുഴലായി തീർന്നുവല്ലോ

(ഗുരുവായൂർ അമ്പലം)

നാരായണീയത്തിൻ ദശകങ്ങൾ താണ്ടി
നാമജപങ്ങളിൽ തങ്ങി
സന്താനഗോപാലം ആടുമീ
ബ്രാഹ്മണീസങ്കടം തീർക്കണമേ
ജീവിത മൺകുടം കാക്കണമേ

(ഗുരുവായൂർ അമ്പലം)

ആൽബം
പുഷ്പാഞ്ജലി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	എസ്.രമേശൻ നായർ	പി.കെ.കേശവൻ നമ്പൂതിരി

92

ഗുരുവായൂരേകാദശി തൊഴുവാൻ

ഗുരുവായൂരേകാദശി തൊഴുവാൻ പോകുമ്പോൾ
വഴികാട്ടുക വഴികാട്ടുക നാരായണരൂപം
തളരുമ്പോൾ ആത്മാവാം പശുവേ നിൻ നാവിൽ
അമൃതംപോലൂറീടുക നാരായണ നാമം ,
ഹരിനാരായണ നാമം (2)

നെയ്യുന്ന പീതാംബരമീസന്ധ്യകൾ രാവാം
പയ്യെല്ലാം വാർക്കുന്ന പാൽ മാധുരിയല്ലോ (2)

ഓടക്കുഴലൂതുന്ന കാടെല്ലാം ഭഗവാൻ
ചൂടുന്നൊരു പീലിത്തിരുമുടിയോ മഴമേഘം (2)
തിരുമുടിയോ മഴ മേഘം
(ഗുരുവായൂരേകാദശി ...... ഹരിനാരായണ നാമം)

ഗരുഡൻ പോലാകാശം ചിറകാർന്നീടുമ്പോൾ
വനമാലകൾ തീർക്കുന്ന മഴവില്ലുകളിപ്പോൾ (2)

നിറകണ്ണാൽ കാണുന്നേൻ എങ്ങെങ്ങും സ്വാമി
ഗുരുവായൂരപ്പാ നിൻ കൃഷ്ണാട്ടം മാത്രം (2)
നിൻ കൃഷ്ണാട്ടം മാത്രം
(ഗുരുവായൂരേകാദശി ...... ഹരിനാരായണ നാമം)
നാരായണ നാമം. നാരായണ നാമം,
നാരായണ നാമം
നാരായണ നാമം, നാരായണ നാമം,
നാരായണ നാമം

ആൽബം
വനമാല

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	എസ്.രമേശൻ നായർ	പി.കെ.കേശവൻ നമ്പൂതിരി

Babu Edakochi

ഗുരുവായൂരൊരു മധുര

ഗുരുവായൂരൊരു മധുര
എഴുതിയാൽ തീരാത്ത കവിത
ഒഴുകാതൊഴുകുന്ന യമുന
ഭക്തഹൃദയങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണദ്വാരക (2)

ഞാനാ മധുരാപുരിയിൽ
പശുവായ് മേഞ്ഞു നടക്കുന്നു
ഞാനാ കവിതയെ ഉള്ളിലുണർത്തും ഗാനമാവുന്നു,
അഷ്ടപദി ഗാനമാകുന്നു
ഈ ഗാനം കേൾക്കുമോ നാദബ്രഹ്മത്തിൻ
തേരുതെളിയ്ക്കും ഭഗവാൻ, ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പൻ

(ഗുരുവായൂരൊരു .... സ്വർണ്ണദ്വാരക)

ഞാനാ യമുനയിൽ
കൃഷ്ണശിലയായ് വീണമയങ്ങുന്നു
ഞാനാ സ്വർണ്ണദ്വാരക തേടും ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു,
സതീർത്ഥ്യ ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു
ഈ കൈയ്യാൽ നൽകീടും അവിൽപ്പൊതിവാങ്ങുമോ
ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പൻ, ദ്വാരകവാഴും ഭഗവാൻ

(ഗുരുവായൂരൊരു .... സ്വർണ്ണദ്വാരക) (3)

ആൽബം
വനമാല

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
പി.സി. അരവിന്ദൻ

സംഗീതം
ടി.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ

94

ഋഷിനാഗക്കുളത്തപ്പാ

ഋഷിനാഗക്കുളത്തപ്പാ ശരണം ശ്രീ
എറണാകുളത്തപ്പാ ശരണം (2)
പരിജനപാലനനിരതനായ് നിലകൊള്ളും
എരികനൽനയനാ ശരണം
ഗിരികന്യാരമണാ ശരണം
(ഋഷിനാഗ ....എറണാകുളത്തപ്പാ ശരണം)

പാശുപതാസ്ത്രം പാർത്ഥന നൽകിയ
പശുപതിയല്ലേ നീ (2)
ദേവലനെന്നൊരക്കേവലബാലനെ
ദേവനാക്കിയ മഹാദേവനല്ലേ (2)
എന്നെന്നും നിൻമുന്നിൽ വന്നൊന്നു തൊഴുതീടാൻ
എന്നെ നീ അനുവദിക്കില്ലേ ശംഭോ
എന്നെ നീ അനുഗ്രഹിക്കില്ലേ
ശംഭോ ശങ്കര ഗൌരീശങ്കര സർവ്വശുഭങ്കര പാഹീ
ത്തുമ്പുരുകാരകസേവിതപാലാ സാംബസദാശിവ പാഹീ (2)
ശംഭോ ശങ്കര ഗൌരീശങ്കര സർവ്വശുഭങ്കര പാഹീ
ത്തുമ്പുരുകാരകസേവിതപാലാ സാംബസദാശിവ പാഹീ
(ഋഷിനാഗ ....എറണാകുളത്തപ്പാ ശരണം)

പശ്ചിമഗംഗാദർശനംകൊള്ളും
നീ പഞ്ചാബ്ജപുരത്തിൻ പുണ്യം (2)
വരദാഭയങ്ങളുമായ്മേവും നിൻ കാൽക്കൽ
വരുവാൻ കഴിഞ്ഞാലേ ഭാഗ്യം (2)
തൃപ്പാദപത്മത്തിലാത്മാർപ്പണംചെയ്ത
പുഷ്പങ്ങൾ തൻ ജന്മം ധന്യം ശംഭോ
കല്പാന്തസൌരഭ്യപൂർണ്ണം

(ഋഷിനാഗ ....എറണാകുളത്തപ്പാ ശരണം)

ആൽബം
ഗംഗാതീർത്ഥം

Baby Edakochi

95

എട്ടുദിക്പാലരും

എട്ടുദിക്പാലരും മുട്ടുകുത്തിത്തൊഴും
ഏറ്റുമാനൂരുഗ്രമൂർത്തേ (2)
അഷ്ടമൂർത്തേ ചണ്ഡതാണ്ഡവമാടീടും
അണ്ഡകടാഹ സമ്രാട്ടേ
നമസ്തേ, നമസ്തേ, നമസ്തേ
(എട്ടുദിക് .....മൂർത്തേ)

മണ്ഡനമണ്ഡലത്തോടെ നീ
ആസ്ഥാനമണ്ഡപത്തിൽ വരും നേരം (2)
ഏഴരപ്പൊന്നാനയാനയിക്കും നിന്നെ
ഏഴീരുലകും നമിപ്പൂ
നിന്നെ ഏഴീരുലകും നമിപ്പൂ
(എട്ടുദിക് .....മൂർത്തേ)

വില്വതീർത്ഥത്തിൽ കുളിച്ച്
തൃപ്പാദത്തിൽ വില്വപത്രങ്ങളർപ്പിച്ച് (2)
കമ്രദ്യുതിയെഴും ബ്രഹ്മമേ മുന്നിൽ ഞാൻ
നമ്രശിരസ്കനായ് നിൽപ്പൂ
ഇന്നും നമ്രശിരസ്കനായ് നിൽപ്പൂ
(എട്ടുദിക് .....മൂർത്തേ)
അഷ്ടമൂർത്തേ ചണ്ഡതാണ്ഡവമടീടും
അണ്ഡകടാഹ സമ്രട്ടേ
നമസ്തേ, നമസ്തേ, നമസ്തേ
നമസ്തേ, നമസ്തേ, നമസ്തേ
നമസ്തേ, നമസ്തേ, നമസ്തേ

ആൽബം
ഗംഗാതീർത്ഥം

96

കൈലാസ ശൈലാധിനാഥാ.

കൈലാസശൈലാധിനാഥാ.. നാഥാ
കൈതൊഴാം കൈതൊഴാം ശ്രീ പാദം..
താളത്തിൽ ഓംകാര തുടികൊട്ടും നേരം
താണ്ഡവമാടുന്ന തൃപ്പാദം..

മണിനാഗഫണമാടും തിരുമുടിയും നിൻ
കനലോട്ട കനൽ കത്തും തിരുമിഴിയും
ഈ മണികണ്ഠനെ തന്ന തൃക്കൈയ്യും
ഞാൻ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച തിരുമെയ്യും
കൂടും വെടിഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം
കൂടെയുണ്ടാകണേ ശിവശംഭോ... (കൈലാസ)

സന്താനഗോപാലകൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ
എന്നും തൊഴുന്നേൻ നിൻ ശ്രീപ്പാദം
ഗോമേദക രത്ന തളിർപുഷ്പ തളകൾ
ഗോപികൾ ചാർത്തുന്ന തൃപ്പാദം..

മയിൽപ്പീലിക്കതിർ ചൂടും തിരുമുടിയും നിൻ
മണിയോടക്കുഴലൂതും തേൻചൊടിയും
ഈ ഇരുപൂക്കളെ തന്ന തൃക്കൈയ്യും ഞാൻ
കണികണ്ടുണരുന്ന തിരുമെയ്യും
ഉണ്ണിക്കിടാങ്ങൾ വിളിയ്ക്കുന്നിടത്തെല്ലാം
ഉണ്ടായിരിക്കണേ ഭഗവാനേ...
(സന്താന ...... തൃപ്പാദം)

സന്താനഗോപാലകൃഷ്ണാ... കൃഷ്ണാ...

ചിത്രം
സ്വാമി അയ്യപ്പൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	പി.സി.അരവിന്ദൻ	ടി.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ

97

തിരുനക്കരത്തേവരേ

തിരുനക്കരത്തേവരേ
തിരുനെറ്റിക്കണ്ണിലും അമൃതേന്ദുകിരണത്തിൻ
തിരിനീട്ടും കരുണാംബുധേ
തരികെന്നും ചരണാഭയം നിത്യ
ശരണം നിൻ ചരണാംബുജം
തരികെന്നും ചരണാഭയം നിത്യ
ശരണം നിൻ ചരണാംബുജം
തിരുനക്കരത്തേവരേ... തിരുനക്കരത്തേവരേ...

നന്ദിതൻ ചാരത്ത് വെൺതെച്ചിത്തണലത്ത്
നന്ദിതനായ്മേവും ചന്ദ്രാങ്കിതാ (2)
വിശ്വത്തിനൊക്കെയും വിശ്വാസമൂർത്തിയും
ആശ്വാസദീപ്തിയും നീയല്ലയോ വിഭോ
ആശ്വാസദീപ്തിയും നീയല്ലയോ

(തിരുനക്കരത്തേവരേ)

ശിവയോടും പ്രിയപുത്രന്മാരോടുമൊരുമിച്ച്
ശിവരൂപിയായ് വാഴും ഭവനാശനാ (2)
ആരാധിച്ചീടുന്നോർക്കാധാരശക്തിയും
ആരായും മുക്തിയും നീയല്ലയോ പ്രഭോ
ആരായും മുക്തിയും നീയല്ലയോ

(തിരുനക്കരത്തേവരേ)

ആൽബം
ഗംഗാതീർത്ഥം

Babu Edakochi

98

തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പാ ദുഃഖങ്ങൾ

തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പാ ദുഃഖങ്ങൾ തീർക്കാൻ
തൃപ്പാദം തുണയേകണേ
അന്തകാന്തകാ സന്തതം നീയെൻ
അന്തഃരംഗത്തിൽ വാഴണേ
അന്തഃരംഗത്തിൽ വാഴണേ (2)

പാഹി പശ്ചിമദ്വാരേശാ പരി-
പാഹിമാം പഞ്ചഭൂതേശാ (2)

നർത്തനപ്രിയാ ശംഖാഭിഷേക-
തീർത്ഥമെൻ പാപം നീക്കണേ
ചന്ദ്രശേഖരാ നിന്റെ കാരുണ്യം
ചന്ദ്രിക താപം തീർക്കണേ
എന്നമെൻ താപം തീർക്കണേ.
(പാഹി ......പഞ്ചഭൂതേശാ)

സർപ്പഭൂഷണാ എൻ തർപ്പം നീക്കി
പുഷ്പനൈർമല്ല്യം ചേർക്കണേ
ഭക്തപാലകാ മാർക്കണ്ഡേയനെ
കാത്തപോലെന്നെ കാക്കണേ
മൃത്യുതീണ്ടാതെ നോക്കണേ
(പാഹി ......പഞ്ചഭൂതേശാ)

(തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പാ .... പഞ്ചഭൂതേശാ

ആൽബം
ഗംഗാതീർത്ഥം

Babu Edakochi

ദക്ഷിണകാശിയാം

ദക്ഷിണകാശിയാം കൊട്ടിയൂർ വാണീടും
ദക്ഷമതാന്ധകാ ഭഞ്ജകാ
ദാക്ഷായണീമനോരഞ്ജകാ നിൻ ദയാ-
ദാക്ഷിണ്യപൂർണ്ണമീ യജ്ഞഭൂമി (2)

ഇളനീർക്കാവുകളായ് വാവലിപ്പുഴയിലെ
തെളിനീരിൽ നീരാടി വരുന്നു ഞങ്ങൾ (2)
അമൃതാംശുകലചൂടും പുരിജടാശകലം നീ
അടിയങ്ങൾക്കോടപ്പൂവായ് നൽകേണേ
അടിയങ്ങൾക്കോടപ്പൂവായേകണേ

(ദക്ഷിണ)

തപ്തഹൃദന്തങ്ങളിൽ ഭക്തിയാം നെയ്യുമായ്
എത്തുന്ന മണിത്തറ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ (2)
തൃപ്പദാർച്ചിതമാമീ ജീവിതഹവിസ്സുകൾ
തൃപ്തിയാർന്നവിടുന്നു കൈക്കൊള്ളേണേ
തൃപ്തിയാർന്നവിടുന്നു കൈക്കൊള്ളേണേ

(ദക്ഷിണ)

ആൽബം
ഗംഗാതീർത്ഥം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	പി.സി.അരവിന്ദൻ	ടി.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ

Babu Edakochi

100

വടക്കുംനാഥാ സർവ്വം

വടക്കുംനാഥാ സർവ്വം നടത്തുംനാഥാ നിന്റെ
നടക്കൽ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം നമിക്കുന്നിതാ (2)
സമാധികൊള്ളും സച്ചിന്മയ സംഹാരാധിപാ
സമസ്താപരാധവും ക്ഷമിക്ക ദേവാ

(വടക്കുംനാഥാ)

പരശുരാമനോടൊത്ത് രജതാദ്രി വിട്ടങ്ങ്
പരിവാരങ്ങളോടിങ്ങു പരിലസിപ്പൂ (2)
അഭംഗുരം പൊഴിയും നിൻ പ്രഭയാൽ തൃശ്ശിവപുരി
അഭമമാകും തെക്കൻ ശൈലമായി
എന്നും ശുഭമെങ്ങും വിളങ്ങീടും ശൈലമായീ

(വടക്കുംനാഥാ)

ശംഖുചക്രപ്രതിഷ്ഠയും സൂര്യപുഷ്കരിണിയും
ശിവ ശങ്കരവൈഭവം വാഴ്ത്തും മതിൽക്കകത്ത് (2)
പ്രദോഷവ്രതവും നോറ്റ് ധൃതാഭിഷേകവുംചെയ്തു
പ്രണമിച്ച് പ്രവേശിപ്പൂ സുരലോകത്ത്
ഭക്തർ പ്രപഞ്ചദുഃഖാബ്ധിതാണ്ടി മറുതീരത്ത്

(വടക്കുംനാഥാ)

ആൽബം
ഗംഗാതീർത്ഥം

പാടിയത്
മാധുരി

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

ശ്രുചീന്ദ്ര നാഥാ

ശ്രുചീന്ദ്ര നാഥാ നാഥാ
സ്വയം വര മംഗല്യഹാരമിതാ
സുമംഗലാതിരരാത്രിയിൽ ചാർത്തുവാൻ
സ്വർണ്ണ രുദ്രാക്ഷമാലയിതാ

(ശ്രുചീന്ദ്ര....)

തിങ്കൾ തിരുമുടിക്കെട്ടുലഞ്ഞങ്ങനെ
ഗംഗാതരംഗമദമുണർന്നങ്ങനെ
തങ്കനാഗത്തളച്ചുറ്റഴിഞ്ഞങ്ങനെ
നൃത്തമാടൂ നാഥൻ നൃത്തമാടൂ
പൊൻമുകിൽ പല്ലക്കിൽ ദേവകളെത്തുമ്പോൾ
പുഷ്പവൃഷ്ടിയിൽ കുളിക്കൂ

(ശ്രുചീന്ദ്ര....)

കണ്ണിൽ കുവളപ്പൂ വിടർന്നങ്ങനെ
കർണ്ണാഭരണമണിയുതിർന്നങ്ങനെ
കന്നിമാൻപേട തൻ മെയ് പുണർന്നങ്ങനെ
നൃത്തമാടൂ നാഥൻ നൃത്തമാടൂ
മുല്ലപ്പൂവമ്പുമായ് മന്മഥനെത്തുമ്പോൾ
മൂന്നാം തൃക്കണ്ണടയ്ക്കൂ

(ശ്രുചീന്ദ്ര....)

ചിത്രം
ദേവീ കന്യാകുമാരി

102

Babu Edakochi

ശ്രീകണ്ഠേശ്വരാ

ശ്രീകണ്ഠേശ്വരാ ശശിധരാ
ശിതികണ്ഠാ ഹരാ ശിവകരാ (2)
ഈരേഴുലകിനും മൂലാധാരാ
ക്ഷീരത്താൽ നിനക്കെന്നും ധാരാ
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരാ ശശിധരാ
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരാ ശശിധരാ

ആതിരയരുളീ ധനുമാസത്തിൽ
ആർദ്രാദർശന സൌഭാഗ്യം (2)
ഗിരിജയും ഗംഗയും ഒരുമിച്ചുചേർന്ന
നിൻ ആറാട്ടുനയനാഭിരാമം (2)
ആറാകദന വിരാമം
ശ്രീകണ്ഠേശ്വരാ ശശിധരാ
ശിതികണ്ഠാഹരാ ശിവകരാ

സർവ്വരക്ഷാർത്ഥം വാസുകിതൻ വിഷം
സേവിച്ച നീ ത്യാഗപരിവേഷം (2)
ഗൃദധാരയും യാമപൂജയുമായി
ശ്രുതജനം ഘോഷിപ്പൂ ശിവരാത്രി (2)
വാടാവിളക്കായ് ധരിത്രീ
(ശ്രീകണ്ഠേശ്വരാ ശശിധരാ)

ആൽബം
ഗംഗാതീർത്ഥം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
പി.ജയചന്ദ്രൻ	എസ്.രമേശൻ നായർ	പി.കെ.കേശവൻ നമ്പൂതിരി

103

വടക്കുന്നാഥന് സുപ്രഭാതം

വടക്കുന്നാഥന് സുപ്രഭാതം പാടും
വണ്ണാത്തിക്കുരുവികൾ ഞങ്ങൾ
നെയ്യിൽ ഒളിക്കും പരംപൊരുളേ
നേരിനു നേരാം പരംപൊരുളേ
പരവശരാം ഈ ഏഴകൾക്കു തരുമോ
ശിവരാത്രി കൽക്കണ്ടം
(വടക്കുന്നാഥന്)

അമ്പിളിക്കല ചൂടും എൻ തമ്പുരാനേ നിന്റെ
അഗ്നി താണ്ഡവത്തിലൂടെ..
നയിക്കു നയിക്കു...
നയിക്കു നയിക്കു ഞങ്ങളെ കൈലാസ-
നവരത്ന മണ്ഡപത്തിൽ
മറുപിറവിയറ്റ പുണ്യത്തിൽ
(വടക്കുന്നാഥന്)

കാമവും ക്രോധവും ഭസ്മമാക്കും നിന്റെ
മൂന്നാം തൃക്കണ്ണിലൂടെ
കൊളുത്തു കൊളുത്തു...
കൊളുത്തു കൊളുത്തു ഞങ്ങളിലാത്മീയ
നറുവെളിച്ച പൊൻതിരികൾ
കട്ടുതുടിയുതിർക്കും അക്ഷരങ്ങൾ
(വടക്കുന്നാഥന്)

ആൽബം
പുഷ്പാഞ്ജലി

104

വിഷ്ണുമായയിൽ പിറന്ന

വിഷ്ണുമായയിൽ പിറന്ന വിശ്വരക്ഷകാ
വില്വഭക്ത സദ്‌ശനയന ശരണമേകണേ (2)
സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ
ശരവണഭവ സഹജ വരദാ ശരണമേകണേ
സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ
ശബരിശൈല ഹൃദിനിവാസ ശങ്കരാത്മജാ
ശാപമോക്ഷദായകനേ ശരണമേകണേ (2)
സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ
(വിഷ്ണുമായയിൽ)

വ്രതവിശുദ്ധരായി നിന്റെ ജ്യോതി കാണുവാൻ
ഇരുമുടിയും ശരവുമേന്തി ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ (2)
സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ
(വിഷ്ണുമായയിൽ)

അഭയവരദനായ നിന്റെ തിരുനട തന്നിൽ
അഗതികളായ് ആശ്രിതരായ് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ (2)
സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ
(വിഷ്ണുമായയിൽ)

ഭക്തിയെന്ന നെയ് നിറഞ്ഞ ഹൃദയനാളിയിൽ
ശരണഘോഷമുദ്രയുമായ് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ (2)
സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ
(വിഷ്ണുമായയിൽ)

105

Babu Edakochi

ശബരിഗിരീശ്വര

ശബരിഗിരീശ്വര സൌഭാഗ്യ ദായക
ശരണം തവ ചരണം
തവപദ നളിനീതീർത്ഥത്തിലൊഴുകി
തളരട്ടെ മമഹൃദയം

കരളിലെക്കാടൊരു പൊന്നമ്പലമേടായ്
സുരഭിലചിന്തകൾ കർപ്പൂരകുണ്ഡമായ്
പങ്കജനയനാ! മാമകാത്മാവൊരു
പതിനെട്ടാം പടിയായി-
പതിനെട്ടാം പടിയായി

(ശബരിഗിരീശ്വര)

കണ്ണീരുകൊണ്ടൊരു പമ്പയൊരുക്കാം
കരിമല പണി തീർക്കാം
മനസ്സൊരു ശരംകുത്തിയാലാക്കി മാറ്റാം
മകരവിളക്കുതൊഴാം-
മകര വിളക്കുതൊഴാം

(ശബരിഗിരീശ്വര)

ആൽബം
അയ്യപ്പഭക്തിഗാനങ്ങൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി	ടി.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ

106

നീലപ്പീലിക്കാവടി

നീലപ്പീലിക്കാവടിയേന്തീ
നീ തണലേകും തൃപ്പടിതാണ്ടീ
ചിന്തുകൾ പാടീ സ്വാമിയെത്തേടീ
വന്നിതാഞാനും ആണ്ടവനേ (2)

കാർത്തികോത്സവനാളിൽ നീളേ
നെയ്ത്തിരിനാളം പോലേ.. (2)
ഞാനെരിഞ്ഞു നിൻ പാദം ചേരും,
ഞാനെരിഞ്ഞു നിൻ പാദം ചേരും
മുരുകാ നീ വരമേകൂ, മുരുകാ വേലാ, വേലാ, വേലാ

(നീലപ്പീലിക്കാവടിയേന്തീ........ ആണ്ടവനേ)

ആ ജന്മാന്തരപാപംമൂലം
നരകംതാനനുവേലം (2)
ആടും കാവടി വീഴും മുൻപേ,
ആടും കാവടി വീഴും മുൻപേ
വരുമോ നീ വടിവേലാ,
വരുമോ വേലാ വള്ളിമണാളാ

(നീലപ്പീലിക്കാവടിയേന്തീ ... ആണ്ടവനേ)

ആൽബം
തുളസീതീർത്ഥം

പാടിയത്
പി.ജയചന്ദ്രൻ

രചന
എസ്.രമേശൻ നായർ

സംഗീതം
പി.കെ.കേശവൻ നമ്പൂതിരി

107

നീലമേഘം ഒരു പീലിക്കണ്ണ്

നീലമേഘം ഒരു പീലിക്കണ്ണ്
വേലെടുത്ത മുരുകൻ കേളിയാടും
പിണിമുഖത്തുവലിന്റെ ശൃംഗാരക്കണ്ണ്
ആ കണ്ണിലുണരുന്ന കണ്ണാകു.. എന്നെ
അറിവിന്റെ വേദക്കണ്ണാകു...

(നീലമേഘം)

കടലിൻ നടുവിലെ കൽമഷദ്വീപിലെ
പട്ടമരമായെന്നെ മുറിയ്ക്കു...
നൂറു സൂര്യന്മാർ ഉദിയ്ക്കുന്ന വേലാൽ
ഈ താരകഹൃദയം പിളർക്കു...
മോക്ഷപ്പഴനിയിൽ മാമ്പഴമായെന്റെ
മോഹം സ്വീകരിക്കു.. ഈ
മോഹം സ്വീകരിക്കു...

(നീലമേഘം)

തളയായ് തൃക്കാലിൽ ചിരിപ്പിക്കു.. മനം
തങ്കവർണ്ണ മയിലാക്കി പറന്നുയരൂ..
കുലഗിരിമുടിയിലും അലകടൽത്തോളിലും
ആകാശക്കാവടിയാടിക്കു.. നീ
അഗ്നിക്കാവടിയാടിക്കു...

(നീലമേഘം)

ആൽബം
പുഷ്പാഞ്ജലി

പാടിയത്
പി.ജയചന്ദ്രൻ

രചന
പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ

സംഗീതം
എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

108

Baby Edakochi

പഴനിമലക്കോവിലിലെ

പഴനിമലക്കോവിലിലെ പാൽക്കാവടി
ബാലസുബ്രഹ്മണ്യന്റെ പീലിക്കാവടി
വേൽമുരുക ഹരോഹര ശ്രീമുരുകാ ഹരോ ഹര
ആറുമുഖ ഹരോഹര ആദിരൂപ ഹരോ ഹര

(പഴനിമല....)

അന്നക്കാവടീ അഗ്നിക്കാവടി
അഭിഷേക്കക്കാവടി കാവടി
കന്നിക്കാവടി കളഭക്കാവടി
കർപ്പൂരക്കാവടി കാവടി
വേൽമുരുക ഹരോഹര ശ്രീമുരുകാ ഹരോ ഹര

(പഴനിമല....)

നീലമയിലേറി വിളയാടി വാ വാ
വേലെടുത്തു വീരാ കളിയാടി വാ വാ
വെള്ളിമണിപ്പല്ലക്കിലേറി വാ വാ
വേളിമല വാണരുളും വേലായുധാ വാ വാ
വേൽമുരുക ഹരോഹര ശ്രീമുരുകാ ഹരോ ഹര

(പഴനിമല....)

ചിത്രം
പിക് പോക്കറ്റ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	യൂസഫലി കേച്ചേരി	നൗഷാദ്

109

ജാനകീ ജാനേ

രാമാ.....രാമാ...രാമാ...

ജാനകീ ജാനേ ..രാമാ... ജാനകീ ജാനേ

കദന നിദാനം നാ ഹം ജാനേ

മോക്ഷ കവാടം നാ ഹം ജാനേ

ജാനകീ ജാനേ .... രാമാ..രാമാ ..രാമാ

ജാനകീ ജാനേ രാമാ...

വിഷാദ കാലേ സഖാത്വമേവ

ഭയാന്ധകാരേ പ്രഭാത്വമേവ (2)

ഭവാബ്ധിനൌകാ ത്വമേവ ദേവാ

ഭവാബ്ധിനൌകാ ത്വമേവ ദേവാ

ഭജേ ഭവന്തം രമാഭിരാമാ

ഭജേ ഭവന്തം രമാഭിരാമാ

ജാനകീ ജാനേ രാമാ.....രാമാ....രാമ രാമ

ജാനകീ ജാനേ... രാമാ...

ദയാസമേതാ സുധാനികേതാ

ചിന്മകരന്ദാ നതമുനിവൃന്ദാ (2)

ആഗമസാരാ ജിതസംസാരാ

ആ... അ അ അ... അ അ അ അ അ...

ആഗമസാരാ ജിതസംസാരാ

ഭജേ ഭവന്തം മനോഭിരാമാ

ഭജേ ഭവന്തം മനോഭിരാമാ

ജാനകീ ജാനേ രാമാ ജാനകീ ജാനേ..

കദന നിദാനം നാ ഹം ജാനേ

മോക്ഷ കവാടം നാ ഹം ജാനേ

ജാനകീ ജാനേ രാമാ.....രാമാ...രാമാ...

ജാനകീ ജാനേ.. രാമാ....

ചിത്രം

ധ്വനി

ശ്രീരാമ നാമം ജപസാര

ശ്രീരാമനാമം ജപസാരസാഗരം (2)
ശ്രീ പാദപത്മം ജനിമോക്ഷദായകം
സരയൂനദിപോൽ തിരയിടും ആത്മാവിൽ

(ശ്രീരാമ നാമം..)

ഓംകാരധ്വനിയായ് അനശ്വരപൊരുളായ്
രാമായണം സ്വരസാന്ദ്രമായ് (2)
കവിമുനിയോതിയോ വനമലർ കേട്ടുവോ
കിളിമകൾ പാടിയോ നിളയതു ചൊല്ലിയോ
സീതാകാവ്യം ശുഭകീർത്തനത്തിൽ ഉണരുകയായി

(ശ്രീരാമ...)

നിർമാല്യ നിറവോടേ നിരുപമപ്രഭയോടെ
കാണാകണം അകതാരിതിൽ (2)
അമരകിരീടവും രജതരഥങ്ങളും
അപരന്ന നൽകിയ ദശരഥനന്ദനാ
രാമ രാമ യുഗസ്നേഹമന്ത്രവരമരുളൂ

(ശ്രീരാമ...)

ചിത്രം
നാരായം

Babu Edakochi

തൃപ്രയാറപ്പാ ശ്രീരാമാ

തൃപ്രയാറപ്പാ ശ്രീരാമാ ഭവൽ
തൃപ്പാദപദ്മത്തിലെൻ പ്രണാമം (2)
ശ്രീമംഗളങ്ങളാൽ ദ്വാരകാപതി പണ്ട്
പൂജിച്ച വിഗ്രഹത്തിൽ എൻ പ്രണാമം (2)
പൂജിച്ച വിഗ്രഹത്തിൽ എൻ പ്രണാമം

(തൃപ്രയാറപ്പാ...)

ശ്രീഭൂമിദേവിമാർ ഇടംവലംനിന്നു നിത്യം
ശ്രീപാദം കുമ്പിടും തിരുദർശനം (2)
ജന്മജന്മാന്തര പുണ്യോദയം എന്നും
എൻ മനോദുഃഖത്തിൽ നീയാശ്രയം (2)
എൻ മനോദുഃഖത്തിൽ നീയാശ്രയം

(തൃപ്രയാറപ്പാ...)

ആദിശേഷപ്രഭാ ജ്യോതിർമണ്ഡലം
അതിൽ നവരത്നഖചിതമാം മണിമകുടം (2)
സരസിജലോചനം മീനകുണ്ഡലം ദിവ്യ-
ചതുർഭുജം ശംഖുചക്രഗദാക്ഷമാല (2)
ചതുർഭുജം ശംഖുചക്രഗദാക്ഷമാല

(തൃപ്രയാറപ്പാ....)

ചിത്രം
ഓർമ്മകൾ മരിക്കുമോ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി	ദക്ഷിണാമൂർത്തി

Baby Edakochi

112

രാമ രാമ രാമ

രാമ രാമ രാമ
ലോകാഭിരാമ
രഘുരാമ രാമ രാമ
ജയ ദാശരഥേ രാമ

(രാമ...)

നമസ്തേ ജഗദ് പതേ സീതാപതേ
നമസ്തേ ദേവപതേ വേദപതേ രാമ

(രാമ...)

മാനവത്വ മഹിമ വിശ്വഗാനമായ രാമാ (2)
മാരുതിതൻ ഹൃദയപത്മനാളി ചൂടും രാമാ
നിർമ്മലനായ് ചിന്മയനായ് നിസ്തുലനായ് മേവും
ഉണ്മയായ നന്മയായ ധർമ്മപതേ രാമ

(രാമ...)

താടകയെ നിഗ്രഹിച്ച താപസരെ കാത്തു (2)
ശാപ ശിലയിലൊന്നു തൊട്ടു പ്രാണപുഷ്പം പൂത്തു
വില്ലൊടിച്ച വിജയമാർന്നു മൈഥിലിയെ വേട്ടു
താതശാസനം വരിച്ചു കാനനം കടന്നു

(രാമ...)

ചിത്രം
ഭക്തഹനുമാൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ഗായത്രി	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	രവീന്ദ്രൻ

Baby Edakochi

113

ദീനദയാലോ രാമാ

ദീനദയാലോ രാമാ
ജയ സീതാവല്ലഭ രാമാ...
ശ്രിതജനപാലക രഘുപതിരാഘവ
പീതാംബരധര പാവനരാമാ...

(ദീനദയാലോ)

കൗസല്യാത്മജ! നീ തൊടുമ്പോൾ
ശിലയും അഹല്യയായ് മാറുന്നു
ക്ഷിതിപരിപാലകാ നിന്നെ ഭജിച്ചാൽ
ഭവദുരിതങ്ങൾ തീർന്നൊഴിയുന്നു
രാമ ഹരേ ജയ രാമ ഹരേ (2)

(ദീനദയാലോ)

സൗമ്യനിരാമയ! നീയുഴിഞ്ഞാൽ
നിളയും സരയുവായൊഴുകുന്നു
ഇരുൾവഴിയിൽ നിൻ കാൽപ്പാടുകളായ്
മിഥിലജ നിന്നെ പിൻതുടരുന്നു
രാമ ഹരേ ജയ രാമ ഹരേ (2)

(ദീനദയാലോ)

ചിത്രം
അരയന്നങ്ങളുടെ വീട്

പാടിയത്
യേശുദാസ്, സിന്ധു പ്രേംകുമാർ

രചന
കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി

സംഗീതം
കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി

ഗംഗേ മഹാമംഗളേ

യാ ദേവീ സർവഭൂതേഷു മാതൃരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യേ നമസ്തസ്യേ നമസ്തസ്യേ നമോ നമഃ
ശരണാഗത ദീനാർഥ പരിത്രാണ പരായണേ
സർവസാക്ഷി ഹരേ ദേവീ നാരായണീ നമോസ്തുതേ
മായേ ദേവീ...
ഗംഗേ മഹാമംഗളേ അമ്മേ ജഗത്കാരിണീ
കനിവോടു കൈക്കൊള്ളണേ എന്നാത്മ മന്ത്രാരതി
നിന്നലിവിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ ആത്മാവിലേതോ
പുനർജ്ജന്മ സൂര്യോദയം സൂര്യോദയം
കൈലാസ മന്ദാകിനീ കൈവല്യ സന്ദായിനീ
ഇനിയൊന്നു കേൾക്കില്ലയോ പ്രാണന്റെ വനരോദനം
അമരശിവ മൗലിയിൽ കാലഹിമബിന്ദുവായ്
പൊഴിയുന്ന സാഫല്യമേ സാഫല്യമേ (ഗംഗേ))

ശ്രീരുദ്രതീർഥാത്മികേ
നിന്നഴകളിൽ ചേർക്കുകെൻ പൈതൃകം
വാരാണസീ പുണ്യമേ
കൈയേൽക്കുകീ ജന്മമാം മൺകുടം
നീ ദേവഭൂമിയുടെ സീമന്തരേഖ
മാതൃത്വമണിയുന്ന മാംഗല്യസൂത്രം
നീ ദേവഭൂമിയുടെ സീമന്തരേഖ
മാതൃത്വമണിയുന്ന മാംഗല്യസൂത്രം
എങ്ങു നീ മറയുന്നു നീഹാരഗംഗേ
എന്തു നീ തേടുന്നു വാത്സല്യ ഗംഗേ (ഗംഗേ)

ഭാഗീരഥീതീരമേ കേഴുന്ന രാധാമുഖം നിൻ മുഖം
ഒഴുകുന്ന കാരുണ്യമേ ജീവന്റെ സീതായനം നിൻ മനം
ആദിത്യബിംബമിന്നഗ്നിസാക്ഷി
കാലാതിവർത്തിയാം കർമ്മസാക്ഷി (2)
നീയെന്നുമമ്മേ മഹാസ്നേഹഗാത്രി
നീ മാത്രമമ്മേ മഹോദാരധാത്രി (2) (ഗംഗേ)

ചിത്രം
അഗ്നിസാക്ഷി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ശ്രീകുമാരൻതമ്പി

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

115

മണ്ണിലും വിണ്ണിലും

ഗുരുർ ബ്രഹ്മാ ഗുരുർ വിഷ്ണു
ഗുരുർദ്ദേവോ മഹേശ്വരാ
ഗുരു സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മ
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ

മണ്ണിലും വിണ്ണിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും
ദൈവമിരിക്കുന്നു അവൻ
കരുണാമയനായ് കാവൽ വിളക്കായ്
കരളിലിരിക്കുന്നു
(മണ്ണിലും...)
ആളും അറിവും ഉള്ളവർ വാഴ്ത്തും
അടരിൽ ജയിക്കുന്നു അവൻ
അറിവില്ലാത്തവർ തൻ ഹൃദയത്തിൽ
അറിവായ് വിളങ്ങുന്നു അറിവായ് വിളങ്ങുന്നു
(മണ്ണിലും...)
കാൽകളില്ലാതെ മുടന്തും മർത്ത്യനു
കാലുകൾ നൽകുന്നു അവൻ
കൈകളില്ലാതെ കരയും ഭക്തനു
കൈകൾ നൽകുന്നു.... കൈകൾ നൽകുന്നു
(മണ്ണിലും...)
ജീവിതവീഥിയിൽ വീഴുന്നോർക്കും
ഭാവന നൽകുന്നു അവൻ
ഊമകളെയും തൻ സ്നേഹത്താൽ
ഗായകരാക്കുന്നു ഗായകരാക്കുന്നു
(മണ്ണിലും...)

ചിത്രം
സ്വാമി അയ്യപ്പൻ

പാടിയത്
വേണുഗാപോൽ, രാധികാതിലക്

രചന
എസ്.രമേശൻ നായർ

സംഗീതം
ഇളയരാജ

116

ഗുരുചരണം ശരണം

ഗുരുചരണം ശരണം നാഥാ.. തിരുവടി ശരണം (2)
പരമാണുവിലും നിറയും.. ഉയിരിൻ പൊരുളേ ശരണം
കരുണാമയ ഗുരുവരനേ.. ശരണം ശരണം ശരണം
ആകാശമാം മൗനമേ മന്ത്രമേ...
ഗുരുചരണം ശരണം നാഥാ.. തിരുവടി ശരണം
ഗുരുചരണം ശരണം നാഥാ.. തിരുവടി ശരണം

അയുഗം സൗരയൂഥം.. അറിവിൻ ബ്രഹ്മദീപം..ആ ..
പുലരും സത്യലോകം.. അഖിലം നിന്റെ ദാനം
പൊരുളറിഞ്ഞ മിഴിതരുന്ന നീ..
ഇരുളൊഴിഞ്ഞ വഴിതരുന്ന നീ...
പ്രഭയും നീ ..ഓംകാര നാദം ..
പ്രണവം നീ .. ഓം ശാന്തി ഓം...
ഗുരുചരണം ശരണം നാഥാ.. തിരുവടി ശരണം
ഗുരുചരണം ശരണം നാഥാ.. തിരുവടി ശരണം

ഗിരികൾ സാഗരങ്ങൾ.. ഉയിരിൻ പൂവനങ്ങൾ...ഓ
മിഴികൾ വിസ്മയങ്ങൾ .. നിഖിലം നിന്റെ പുണ്യം
കരളുണർന്ന മൊഴിതരുന്ന നീ..
കരുണയാർന്ന തിരിയുഴിഞ്ഞു നീ...
അരുളും നീ... ആനന്ദരൂപ..
പൊരുളും നീ... ഓം ശാന്തി ഓം...
ഗുരുചരണം ശരണം നാഥാ.. തിരുവടി ശരണം
ഗുരുചരണം ശരണം നാഥാ.. തിരുവടി ശരണം
പരമാണുവിലും നിറയും.. ഉയിരിൻ പൊരുളേ ശരണം
കരുണാമയ ഗുരുവരനേ.. ശരണം ശരണം ശരണം
ആകാശമാം മൗനമേ മന്ത്രമേ...
ഗുരുചരണം ശരണം നാഥാ.. തിരുവടി ശരണം
ഗുരുചരണം ശരണം നാഥാ.. തിരുവടി ശരണം

ചിത്രം
ഗുരു

117

ഗുരുദേവാ ഗുരുദേവാ

ഗുരുദേവാ ഗുരുദേവാ
ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവാ
ശിരസ്സിൽ ശ്രീപാദപുഷ്പങ്ങൾ ചൂടിയ
ശിവഗിരി തേടി വരുന്നൂ ഞങ്ങൾ
ഗുരുകുലം തേടി വരുന്നൂ (ഗുരുദേവാ...)

അദ്വൈതത്തിനെ പൂണൂലണിയിക്കും
ആര്യമതങ്ങൾ കേൾക്കേ അവരുടെ
ആയിരം ദൈവങ്ങൾ കേൾക്കേ
ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവമെന്നൊരു
തിരുക്കുറൽ പാടിയ ഗുരുദേവാ
നിൻ തിരുനാമം ജയിക്കട്ടെ
നിന്റെ വെളിച്ചം നയിക്കട്ടെ
പുലരട്ടെ പുലരട്ടെ
പുതിയൊരു ധർമ്മം പുലരട്ടെ (ഗുരുദേവാ...)

ഋഗ്വേദത്തിനു പുണ്യാഹം തളിയ്ക്കും
ഇല്ലപ്പറമ്പുകൾ കേൾക്കേ അവരുടെ
അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കേൾക്കേ
മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നാകുവാൻ
ഉപദേശം നൽകിയ ഗുരുദേവാ
നിൻ തിരുമൊഴികൾ ജയിക്കട്ടെ
നിന്റെ വെളിച്ചം നയിക്കട്ടേ
പുലരട്ടെ പുലരട്ടെ
പുതിയൊരു ധർമ്മം പുലരട്ടെ (ഗുരുദേവാ...)

ചിത്രം
ദുർഗ്ഗ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	സിസ്റ്റർ മേരി ആഗ്നസ്	ഫാ. ജസ്റ്റിൻ പനയ്ക്കൽ

118

ഈശോയെൻ

ഈശോയെൻ ജീവാധിനായക
എൻ ആശകൾക്കാരാധ്യനായ നാഥാ (2)
നീ എൻ സർവ്വവുമെന്ന് ഓർത്തിടുമ്പോൾ ഹാ
എൻ ഹൃദയം തുടിച്ചീടുന്നു
ഹൃദയം തുടിച്ചീടുന്നു
ഈശോയെൻ ജീവാധിനായക
എൻ ആശകൾക്കാരാധ്യനായ നാഥാ

നീ തന്നെയാണെന്റെ ജീവശക്തി
നീയല്ലാതസ്തിത്വമില്ലയെന്നിൽ (2)
കണ്ണിന്നു കൗതുകം നിൻ ദർശനം
കാതിന്നു കോമളരാഗവും നീ, രാഗവും നീ
ഈശോയെൻ ജീവാധിനായക
എൻ ആശകൾക്കാരാധ്യനായ നാഥാ

നാവിന്നു നൽപൂം പുതുമധുവും
നാഥാ നീയല്ലാതെ വേറെയില്ലാ (2)
അത്യാശയോടെന്റെ ബുദ്ധിതേടും
സത്യവും ആയതിൻ മാർഗ്ഗവും നീ
മാർഗ്ഗവും നീ
ഈശോയെൻ ജീവാധിനായക
എൻ ആശകൾക്കാരാധ്യനായ നാഥാ
നീ എൻ സർവ്വവുമെന്ന് ഓർത്തിടുമ്പോൾ
ഹാ എൻ ഹൃദയം തുടിച്ചീടുന്നു
ഹൃദയം തുടിച്ചീടുന്നു
ഈശോയെൻ ജീവാധിനായക
എൻ ആശകൾക്കാരാധ്യനായ നാഥാ

ആൽബം
സ്നേഹപ്രവാഹം

Baby Edakochi

119

കരുണാമയനേ

കരുണാമയനേ കാവൽ വിളക്കേ
കനിവിൻ നാളമേ (2)
അശരണരാകും ഞങ്ങളെയെല്ലാം
അങ്ങിൽ ചേർക്കണേ
അഭയം നൽകണേ
(കരുണാ...)

പാപികൾക്കു വേണ്ടി വാർത്തു നീ
നെഞ്ചിലെ ചെന്നിണം
നീതിമാൻ നിനക്കു തന്നതോ
മുൾക്കിരീടഭാരവും
സ്നേഹലോലമായ് തലോടാം
കാൽനഖേന്ദുവിൽ വിലോലം (സ്നേഹ..)
നിത്യനായ ദൈവമേ കാത്തിടേണമേ
(കരുണാ..)

മഞ്ഞു കൊണ്ടു മൂടുമെന്റെയീ
മൺകുടീരവാതിലിൽ
നൊമ്പരങ്ങളോടെ അന്നു ഞാൻ
വന്നു ചേർന്ന രാത്രിയിൽ
നീയറിഞ്ഞുവോ നാഥാ
നീറും എന്നിലെ മൌനം (നീയറിഞ്ഞുവൊ..)
ഉള്ളു നൊന്തു പാടുമെൻ പ്രാർഥനാമൃതം
(കരുണാ..)

ചിത്രം
ഒരു മറവത്തൂർ കനവ്

പാടിയത്
യേശുദാസ്
രചന
ജോസഫ് പാറാംകുഴി
സംഗീതം
ഫാ. ജസ്റ്റിൻ പനയ്ക്കൽ

Baby Edakochi

120

മഞ്ഞുപൊതിയുന്ന

മഞ്ഞുപൊതിയുന്ന മാമരം കോച്ചുന്ന
മലനിര തിളങ്ങുന്ന ബേത്‌ലഹേമിൽ (2)
യൗസേപ്പും മേരിയും മുട്ടിവിളിയ്ക്കുന്നു
ഈ ലോകനാഥന്നിടം തരില്ലേ (2)
മഞ്ഞുപൊതിയുന്ന മാമരം കോച്ചുന്ന
മലനിര തിളങ്ങുന്ന ബേത്‌ലഹേമിൽ

അകമേ ഇടമൊന്നുമില്ലെന്നറിഞ്ഞന്നു
കാലിത്തൊഴുത്തൊന്നു അഭയമായ് മുന്നിൽ (2)
പാരിന്റെ നാഥൻ പിറക്കും ഈ പുൽക്കൂട്
മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്കടങ്ങാത്തനുഗ്രഹം (2)
മഞ്ഞുപൊതിയുന്ന മാമരം കോച്ചുന്ന
മലനിര തിളങ്ങുന്ന ബേത്‌ലഹേമിൽ

ഹേമന്ദരാവിന്നൊരാനന്ദമായന്നു
ഹർഷം വിതയ്ക്കാൻ ജനിച്ചോരെൻ നാഥാ (2)
ആമോദം പൂക്കുന്ന കദനം തളിർക്കുന്ന-
മർത്ത്യന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊടുങ്ങാത്ത സായൂജ്യം (2)
മഞ്ഞുപൊതിയുന്ന മാമരം കോച്ചുന്ന
മലനിര തിളങ്ങുന്ന ബേത്‌ലഹേമിൽ
യൗസേപ്പും മേരിയും മുട്ടിവിളിയ്ക്കുന്നു
ഈ ലോകനാഥന്നിടം തരില്ലേ
മഞ്ഞുപൊതിയുന്ന മാമരം കോച്ചുന്ന
മലനിര തിളങ്ങുന്ന ബേത്‌ലഹേമിൽ

ആൽബം
സ്നേഹപ്രവാഹം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
കെ.ജെ. ജോയ്

121

കാലിത്തൊഴുത്തിൽ

കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നവനേ
കരുണ നിറഞ്ഞവനേ (2)
കരളിലെ ചോരയാൽ
പാരിന്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകികളഞ്ഞവനേ (2)
അടിയങ്ങൾ നിൻ നാമം വാഴ്ത്തീടുന്നു
ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ

(കാലിത്തൊഴുത്തിൽ)

കനിവിൻ കടലേ അറിവിൻ പൊരുളേ
ചൊരിയൂ ചൊരിയൂ അനുഗ്രഹങ്ങൾ (2)
നിൻ മുന്നിൽ വന്നിതാ നില്പൂ ഞങ്ങൾ
ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ (2)

(കാലിത്തൊഴുത്തിൽ)
ആ ആ .ആ .ആ...ആ.ആ.

ഉലകിൻ ഉയിരായ് മനസ്സിൻ മധുവായ്
ഉണരൂ ഉണരൂ മണിവിളക്കേ (2)
കർത്താവേ കനിയൂ നീ യേശുനാഥാ
ഹല്ലേലൂയാ ഹലേലൂയാ (2)

[കാലിത്തൊഴുത്തിൽ)

ചിത്രം
സായൂജ്യം

Babu Edakochi

കർത്താവാം യേശുവേ

കർത്താവാം യേശുവേ മർത്യവിമോചകാ (2)
നീയേകനെൻ ഹൃദയാധിനാഥൻ (2)
നീ എന്റെ ജീവിതകേന്ദ്രമായ് വാഴേണം
നീയൊഴിഞ്ഞേതും എനിക്കു വേണ്ടാ (2)

(കർത്താവാം)

രക്ഷകാ നിന്നിൽ ഞാൻ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു
നിൻ പുകൾ പാടുന്നു നന്ദിയോടെ (2)
എന്നുള്ളമെന്നല്ല എനിക്കുള്ളതൊക്കെയും
നിൻ കയ്യിൽ അർപ്പണം ചെയ്തിടുന്നു

(കർത്താവാം)

എൻ കൈകൾകൊണ്ടു നീ അദ്ധ്വാനിച്ചീടുക
എൻ പാദം കൊണ്ടു നീ സഞ്ചരിക്ക
എൻ നയനങ്ങളിലൂടെ നീ നോക്കേണം
എൻ ശ്രവണങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കേണം നീ

(കർത്താവാം)

ആൽബം
സ്നേഹപ്രവാഹം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഫാ. ജോസഫ് പാറാംകുഴി

സംഗീതം
ഫാ. ജസ്റ്റിൻ പനയ്ക്കൽ

Babu Edakochi

123

ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം

ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം..
സ്നേഹം നിറയും നിർജ്ജരിയല്ലോ
നിറയേ പൂക്കും കരകളുയർത്തും
നിർമ്മല നീർച്ചോല സ്നേഹം
നിരുപമസ്നേഹം

കാട്ടുകൾ മേട്ടുകൾ മാനവ സരണികൾ
പുണർന്നു പുൽകുമ്പോൾ
കുന്നുകൾ കുഴികളുയർച്ചകൾ താഴ്ച്ചകൾ
ഒരുപോൽ പുഷ്പിക്കും
സ്നേഹം നിരുപമ സ്നേഹം
ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം
ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം ...

(ദൈവം നിരുപമ)

ദുഷ്ടർ ശിഷ്ടർ സമമായവിടുന്നുന്നതി പാർക്കുന്നു
മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും പോലയതവരെയൊരുക്കുന്നു
സ്നേഹം നിരുപമ സ്നേഹം
ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം
ദൈവം നിരുപമ സ്നേഹം ...

(ദൈവം നിരുപമ)

ആൽബം
സ്നേഹപ്രവാഹം

Babu Edakochi

124

ദൈവ പുത്രന്ന വീഥി

ദൈവ പുത്രന്ന വീഥിയൊരുക്കുവാൻ
സ്നാപകയോഹന്നാൻ വന്നു
ആയിരമായിരം ആലംബഹീനരെ
ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്യിച്ചു (ദൈവ പുത്രന്ന)

ആ സ്നാപകന്റെ സ്വരം കേട്ടുണർന്നു
യോർദ്ദാൻ നദിയുടെ തീരം
ചക്രവാളം തൊട്ടു ചക്രവാളം വരെ
ശബ്ദക്കൊടുങ്കാറ്റുയർന്നു അന്ന്
ശബ്ദക്കൊടുങ്കാറ്റുയർന്നു (ദൈവ പുത്രന്ന ..)

ആ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ചിറകടി കേൾക്കാത്ത
ചക്രവർത്തീ പദമില്ല (2)
ഹെരോദിയാസിന്റെ അന്തപ്പുരത്തിലെ
രാജകുമാരി സലോമി
യോഹന്നാന്റെ ശിരസ്സറുത്തന്നൊരു
മോഹിനിയാട്ടം നടത്തീ ഓ... ഓ.... (ദൈവ പുത്രന്ന ..)

അന്നു സലോമിയെ ദൈവം ശപിച്ചു
കണ്ണിൽ കനലുകളോടെ
നിത്യദു:ഖത്തിന്റെ മുൾക്കിരീടങ്ങളെ
നിങ്ങൾക്കണിയുവാൻ കിട്ടു എന്നും
നിങ്ങൾക്കണിയുവാൻ കിട്ടൂ
(ദൈവ പുത്രന്ന ..)

ചിത്രം
അരനാഴികനേരം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
പി.കെ.ഗോപി

സംഗീതം
ടോമിൻ തച്ചങ്കരി

125

ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചീടാൻ

ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചീടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ
നന്ദി ചൊല്ലിത്തീർക്കുവാനീ ജീവിതം പോരാ
കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ
രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോർത്താൽ
എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരുമോ

(ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചീടാൻ)

സ്വന്തമായൊന്നുമില്ല
സർവ്വതും നിൻ ദാനം
സ്വസ്ഥമായുറങ്ങീടാൻ സമ്പത്തിൽ മയങ്ങാതെ
മന്നിൽ സൌഭാഗ്യം നേടാനായാലും
ആത്മം നഷ്ടമായാൽ ഫലമെവിടേ..

(ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചീടാൻ)

സ്വപ്നങ്ങൾ പൊലിഞ്ഞാലും
ദുഖത്താൽ വലഞ്ഞാലും
മിത്രങ്ങൾ അകന്നാലും
ശത്രുക്കൾ നിരന്നാലും
രക്ഷാകവചം നീ മാറാതെന്നാളും
അങ്ങെൻ മുന്നേ പോയാൽ ഭയമെവിടേ

(ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചീടാൻ)

ചിത്രം
മോചനം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	ജോസഫ് പാറാംകുഴി	ഫാ. ജസ്റ്റിൻ പനയ്ക്കൽ

126

പൈതലാം യേശുവേ

പൈതലാം യേശുവേ..
ഉമ്മവെച്ചുമ്മവെച്ചുണർത്തിയ..
ആട്ടിടയർ ഉന്നതരേ..
നിങ്ങൾ തൻ ഹൃത്തിൽ യേശുനാഥൻ പിറന്നു..
ലലലാ..ലലലാ..ലലലലലാ..ലലാ...
അഹാ..അഹാ..അഹാഹാ..ഉം...ഉം...
താലപ്പൊലിയേകാൻ തംബുരു മീട്ടുവാൻ..
താരാട്ടു പാടിയുറക്കീടുവാൻ...
താരാഗണങ്ങളാൽ ആഗതരാകുന്നു..
വാനാരൂപികൾ ഗായകർ ശ്രേഷ്ഠർ..
പൈതലാം യേശുവേ..
ഉമ്മവെച്ചുമ്മവെച്ചുണർത്തിയ..
ആട്ടിടയർ ഉന്നതരേ..
നിങ്ങൾതൻ ഹൃത്തിൽ യേശു നാഥൻ പിറന്നു..
ലലലാ..ലലലാ..ലലലലലാ..ലലാ...
അഹാ..അഹാ..അഹാഹാ..ഉം...ഉം...
ഉള്ളിൽ തിരതല്ലും മോദത്തോടെത്തും
പാരാകെ പ്രേക്ഷകർ നിരനിരയായ്..
നാഥാധിനാഥനായ് വാഴുമെന്നീശനായ്..
ഉണർവോടേകുന്നെൻ ഉൾതടം ഞാൻ..
പൈതലാം യേശുവേ..
ഉമ്മവെച്ചുമ്മവെച്ചുണർത്തിയ..
ആട്ടിടയർ ഉന്നതരേ..
നിങ്ങൾ തൻ ഹൃത്തിൽ യേശുനാഥൻ പിറന്നു
ലലലാ..ലലലാ..ലലലലലാ..ലലാ...
അഹാ..അഹാ..അഹാഹാ..ഉം...ഉം...

ആൽബം
സ്നേഹപ്രവാഹം

Babu Edakochi

നായകാ ജീവദായകാ

നായകാ ജീവദായകാ
യേശുവേ എൻ സ്നേഹഗായകാ
നമിച്ചിടുന്നു നിന്നെ സ്തുതിച്ചിടുന്നു
യേശുവേ എൻ സ്നേഹഗായകാ
തമസ്സിലുഴലുമെൻ ജീവിതനൌകയിൽ
പ്രകാശമരുളു പ്രഭാതമലരേ
പ്രണാമമുത്തങ്ങൾ ഏകിടാമെന്നും
പ്രണാമമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിടാം

(നായകാ ജീവദായകാ)

മധുരിമ നിറയും നിൻ സ്നേഹമാം തണലിൻ
ആശ്വാസമേകു എന്നാത്മനാഥാ (2)
പ്രകാശ ധാരകൾ പൊഴിയുക എന്നിൽ
പ്രപഞ്ചനാഥാ നീ കനിവോടെ

(നായകാ ജീവദായകാ)

പാടിയത്
മേരി ഷൈല

രചന
പൂവച്ചൽ ഖാദർ

സംഗീതം
പീറ്റർ റൂബൻ

128

Babu Edakochi

നീയെന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു

വാഴ്ത്തുന്നു ദൈവമേ നിൻ മഹത്വം
വാഴ്ത്തുന്നു രക്ഷകാ നിന്റെ നാമം

നീയെന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു
നീയെന്റെ മാനസം കണ്ടു
ഹൃദയത്തിന്നൾത്താരയിൽ
വന്നെൻ അഴലിൻ ചുരുളുകൾ മാറ്റി (2)

(നീയെന്റെ ...)

പനിനീരു വിരിയുന്ന പറുദീസ നൽകി
പാരിൽ മനുഷ്യനായ് ദൈവം (2)
അതിനുള്ളിൽ പാപത്തിൻ പാമ്പിനെ പോറ്റുന്നു
അറിയാതെ മർത്യന്റെ കൈകൾ (2)

(നീയെന്റെ ...)

ചെന്നായ്ക്കളെപ്പോലും പുള്ളിമാനാക്കുന്ന
നിൻസ്നേഹമുന്തിരിപ്പൂക്കൾ (2)
ഇന്നും ചൊരിയേണമീ ഭവനത്തിലെ
കണ്ണീരിൻ യോർദ്ദാൻ കരയിൽ (2)

(നീയെന്റെ ...)

ആൽബം
കാറ്റു വിതച്ചവൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഫാ. മാത്യു മൂത്തേടം	ഫാ. ജസ്റ്റിൻ പനയ്ക്കൽ

Babu Edakochi

യേശുവെന്റെ പ്രാണനാഥൻ

യേശുവെന്റെ പ്രാണനാഥൻ
യേശുവെന്റെ ആത്മദാഹം
ഈശ്വരന്റെ സന്നിധാനം
യേശുവിന്റെ സ്നേഹരൂപം

(യേശുവെന്റെ പ്രാണനാഥൻ)

വിണ്ണിലേയ്ക്കീ തീർത്ഥയാത്ര
യേശുവെന്റെ മാർഗ്ഗദീപം (2)
നീയെന്റെ മാനസം പൂകുകില്ലെ
നീയെന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകില്ലെ (2)

(യേശുവെന്റെ പ്രാണനാഥൻ)

യേശുവെന്റെ ദിവ്യനാദം
ഹൃത്തടത്തിൻ ജീവജലം (2)
ശാന്തിനൽകും പുണ്യതീർത്ഥം
ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നു നീ നിറയ്ക്കണമേ (2)

(യേശുവെന്റെ പ്രാണനാഥൻ)

ആൽബം
സ്നേഹപ്രവാഹം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എസ്. ജാനകി	ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പ്	ജോൺസൺ

Baby Edakochi

130

വാഴ്ത്തീടുന്നിതാ

വാഴ്ത്തീടുന്നിതാ സ്വർഗ്ഗനായകാ
കാത്തു കൊൾക നീ സർവ്വദായകാ
വിണ്ണിൽ വാഴും നിന്റെ രാജ്യം വന്നിടേണമേ
മധുരം നിൻ നാമം പാവനം (വാഴ്ത്തീടുന്നിതാ...)

നീല നീല വാനിലേതു കാവൽമാടം തന്നിലോ
നിർന്നിമേഷനേത്രനായ് നീ കാത്തരുൾവൂ ഞങ്ങളെ
നീളെ പൂവിൻ കാതിൽ
കാറ്റിൻ ഈണമായ് വരൂ നീ
അല്ലിത്തേൻമുല്ലയ്ക്കും പൂച്ചുണ്ടിൽ
അലിയൂ പാൽത്തുള്ളിയായ്
ദേവദൂതരോ വെൺപിറാക്കളായ്
പൂ ചൊരിഞ്ഞുവോ പൊന്നൊലീവുകൾ

സ്നേഹലോലമായ മാറിൽ ചായുറങ്ങും പൈതലേ
അമ്മമാർ താരാട്ടു പാടും അങ്കണം നിന്നാലയം
ഇന്നീ വീടേ സ്വർഗ്ഗം
സ്നേഹഗീതമായ് വരൂ നീ
കൈക്കുമ്പിൾ നീട്ടും പൊന്നുണ്ണിയ്ക്കും
കനിവിൻ തീർത്ഥം തരൂ
ദേവദൂതരോ വെൺപിറാക്കളായ്
പൂ ചൊരിഞ്ഞുവോ പൊന്നൊലീവുകൾ
ഞങ്ങൾ പാടുമങ്കണങ്ങൾ പൂക്കളങ്ങളായ്
മലരിൻ കൈകളിൽ തേൻകുടം

ചിത്രം
സമാഗമം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
സത്യൻ അന്തിക്കാട്

സംഗീതം
ജോൺസൺ

131

വിശ്വം കാക്കുന്ന

വിശ്വം കാക്കുന്ന നാഥാ.......
വിശ്വൈക നായകാ......
ആത്മാവിലെരിയുന്ന തീയണക്കൂ
നിൻ ആത്മ ചൈതന്യം നിറയ്ക്കൂ
ആത്മചൈതന്യം നിറയ്ക്കൂ
(വിശ്വം)
ആ..ആ..ആ..ആ...

ഇടയൻ കൈവിട്ട കുഞ്ഞാടുകൾ
ഇരുളിൽ കൈത്തിരി തിരയുമ്പോൾ (2)
ആരുമില്ലാത്തവർക്കഭയം നൽകും
കാരുണ്യം എന്നിൽ ചൊരിയേണമേ
കാരുണ്യം എന്നിൽ ചൊരിയേണമേ
(വിശ്വം..)

അകലാതെ അകലുന്ന സ്നേഹാംബരം
നീ അറിയാതെ പോകുന്ന എൻ നൊമ്പരം (2)
അന്യനാണെങ്കിലും എന്റെയീ കണ്ണുനീർ
അന്യനാണെങ്കിലും എന്റെയീ കണ്ണുനീർ
ധന്യമായ് തീരട്ടെ നിൻ വീഥിയിൽ
ധന്യമായ് തീരട്ടെ നിൻ വീഥിയിൽ
(വിശ്വം..)

ചിത്രം
വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ

Babu Edakochi

സത്യനായകാ

സത്യനായകാ മുക്തിദായകാ
പുൽത്തൊഴുത്തിൻ പുളകമായ സ്നേഹഗായകാ
ശ്രീ യേശു നായകാ

(സത്യനായകാ..)

കാൽവരിയിൽ പൂത്തുലഞ്ഞ രക്തപുഷ്പമേ
കാലത്തിന്റെ കവിതയായ കനകതാരമേ
നിന്നൊളി കണ്ടുണർന്നിടാത്ത കണ്ണു കണ്ണാണോ
നിന്റെ കീർത്തി കേട്ടിടാത്ത കാതു കാതാണോ

(സത്യനായകാ...)

അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ടെത്തീടും പുണ്യതീർഥമേ
സാഗരത്തിൻ തിരയെ വെന്ന കർമ്മകാണ്ഡമേ
നിൻ കഥ കേട്ടലിഞ്ഞിടാത്ത മനം മനമാണോ
നിന്റെ രാജ്യം വന്നു ചേരും പുലരിയെന്നാണോ

(സത്യനായകാ...)

ചിത്രം
ജീവിതം ഒരു ഗാനം

133

രക്ഷകാ എന്റെ

രക്ഷകാ എന്റെ പാപഭാരമെല്ലാം നീക്കണേ
യേശുവേ എന്നും നീതിമാന്റെ മാർഗ്ഗം നൽകണേ (2)
ഇടവഴിയിൽ നീ അഭയമരുളൂ

(രക്ഷകാ....)

ക്രൂശിൽ പിടഞ്ഞ വേളയിൽ
നാഥൻ ചൊരിഞ്ഞ ചോരയിൽ (2)
ബലിദാനമായിതാ തിരുജീവനേകി നീ (2)
കേഴുന്ന ഏകാകി ഞാൻ നാഥാ നീ കനിയില്ലയോ
കണ്ണീരും ളുകുന്നിതാ

(രക്ഷകാ....)

നീറും മനസ്സിനേകി നീ
സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ (2)
ശരണാർത്ഥിയായിതാ
തിരുമുൻപിൽ നിന്നു ഞാൻ (2)
പാടുന്ന ഏകാകി ഞാൻ നാഥാ നീ കേൾക്കില്ലയോ
കാരുണ്യം ചൊരിയില്ലയോ

(രക്ഷകാ....)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഫാ. ആബേൽ	കെ.കെ.ആന്റണി

Baby Edakochi

പരിശുദ്ധാത്മാവേ

പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീയെഴുന്നള്ളി
വരണമേ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ..
ദിവ്യദാനങ്ങൾ ചിന്തിയെന്നുള്ളിൽ
ദൈവസ്നേഹം നിറയ്ക്കണേ.. (2)

സ്വർഗ്ഗവാതിൽ തുറന്നു ഭൂമിയിൽ
നിർഗളിക്കും പ്രകാശമേ..(2)
അന്ധകാര വിരിപ്പു മാറ്റിടും
ചന്ദമേറുന്ന ദീപമേ..
കേഴുമാത്മാവിൽ ആശവീശുന്ന
മോഹന ദിവ്യ ഗാനമേ..

(പരി)

വിണ്ടുണങ്ങി വരണ്ട മാനസം
കണ്ട വിണ്ണിൻ തടാകമേ..
വിണ്ടുണങ്ങി വരണ്ട മാനസം
കണ്ട വിണ്ണിൻ തടാകമേ..
മന്ദമായ് വന്നു വീശിയാനന്ദം
തന്ന പൊന്നിളം തെന്നലേ..
രക്തസാക്ഷികൾ ആഞ്ഞു പുൽകിയ
പുണ്യജീവിത പാത നീ..

(പരി)

ആൽബം
ശോശന്നപ്പൂക്കൾ

Babu Edakochi

നിത്യ വിശുദ്ധയാം

നിത്യവിശുദ്ധയാം കന്യാമറിയമേ
നിൻ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടേ
നന്മനിറഞ്ഞ നിൻ
സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ
ഞങ്ങൾക്കനുഗ്രഹമാകട്ടെ

(നിത്യ)

കാറ്റുവിതച്ച കൊടുങ്കാറ്റു കൊയ്യുന്ന-
മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലൂടെ
അന്തിക്കിടയനെ കാണാതലഞ്ഞീടും
ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മേയും
ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾ

(നിത്യ)

ദുഃഖിതർ ഞങ്ങൾക്കായ് വാഗ്ദാനം കിട്ടിയ
സ്വർഗ്ഗകവാടത്തിൻ മുമ്പിൽ
മുൾമുടി ചൂടി കുരിശും ചുമന്നീടാൻ
മുട്ടി വിളിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഇന്നും
മുട്ടി വിളിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ

(നിത്യ)

ചിത്രം
നദി

Baby Edakochi

നീയെന്റെ വെളിച്ചം

നീയെന്റെ വെളിച്ചം
ജീവന്റെ തെളിച്ചം
നീയെന്നഭയമല്ലെ അമ്മേ
നീയെന്നഭയമല്ലേ
കൈ വെടിയരുതേ കന്യാമറിയമേ
കനിവിൻ കേദാരമേ അമ്മേ
കനിവിൻ കേദാരമേ

(നീയെന്റെ വെളിച്ചം...)

എന്റെ ഹൃദയം തളരുന്നേരം
എനിക്കു താങ്ങായ് നിൽക്കേണമേ (2)
നിന്റെ ദയ തൻ കല്പടവിൽ നീ
എന്നെ ഇരുത്തേണമേ അമ്മേ
കനിവിൻ കേദാരമേ

(നീയെന്റെ വെളിച്ചം...)

അപമാനത്തിൻ അഗ്നിയിലെരിയും
ഇടയകന്യക ഞാൻ (2)
ഈ ശരപഞ്ജരം വെടിയാൻ കനിയൂ
യേശുമാതാവേ അമ്മേ
കനിവിൻ കേദാരമേ

(നീയെന്റെ വെളിച്ചം...)

ചിത്രം
മിസ്സ് മേരി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശങ്കർ മഹാദേവൻ, രമേഷ് നാരായൺ	റഫീക്ക് അഹമ്മദ്	രമേഷ് നാരായൺ

137

മക്കാ മദീനത്തിൽ

മക്കാ... മക്കാ.......
മക്കാ മദീനത്തിൽ എത്തുവാനല്ലാതെ
തുച്ഛമീ ജന്മത്തിൽ അർത്ഥമെന്തോ....?
പുണ്യമാം ഗേഹം പൂകി ഉത്തമൻ നിങ്ങൾ വീണ്ടും
സ്വച്ഛമാം ജന്മമൊന്നിനി നേടി വന്നിടാനായ്...
ഒത്തിടട്ടേ വിധിയായിടട്ടേ... ഒത്തിടട്ടേ വിധിയായിടട്ടേ...
മക്കാ മദീനത്തിൽ എത്തുവാനല്ലാതെ
തുച്ഛമീജന്മത്തിൻ അർത്ഥമെന്തോ....
ലബൈക്കലാഹുമ ലബൈ.. ലബൈക്കലാഹുമ ലബൈ..
കണ്ണിനു കണ്ണായുള്ള റസൂലിൻ
പുണ്യപദങ്ങൾ പതിഞ്ഞൊരു മണ്ണിൽ
ഓ....... (കണ്ണിനു......... മണ്ണിൽ
ഇബ്രാഹിമിൻ വിരലടയാളം പണ്ടുപതിഞ്ഞൊരു കാബാ ചുമരിൽ
ജന്നത്തിൽ ഉടയോനരുളിയ ഹജ്റുൾ അസ് വദ് മുത്തി വണങ്ങാൻ
ഒത്തിടട്ടേ വിധിയായിടട്ടേ...(2)
മക്കാ....
കനവിലും ഉണർവിലും തിരയുന്നൊരിടമാണല്ലാഹു
മക്കാ മദീനത്തിൽ എത്തുവാനല്ലാതെ
തുച്ഛമീജന്മത്തിൻ അർത്ഥമെന്തോ....?
നിത്യവുമോരോരോ ദുഖഭാരങ്ങളാം കാഫ് പർവ്വതം തൊളിലേറ്റി
ആയുഷ്കാലത്തിൻ തീമണൽകാടുകൾ താണ്ടുകയാണടിയൻ
വെന്തുവരണ്ടൊരു ചുണ്ടിലൊരിത്തിരി സംസം കുളിർനീരെനിക്കേകുമോ
ഒത്തിടട്ടേ വിധിയായിടട്ടേ... ഒത്തിടട്ടേ വിധിയായിടട്ടേ....
അല്ലാ മോലാവ് അല്ലാ മോലാവ് അന്തമറിഞ്ഞീടാത്ത വിദൂരത
കണ്ണിലെറിഞ്ഞു വളർന്നൊരു പാതയിൽ
നൊന്തുമുടന്തിനടന്നെത്തും ഞാൻ
കണ്ടുവണങ്ങും ഖിബിലയമൊരുനാൾ (2)
ഒത്തിടട്ടേ വിധിയായിടട്ടേ... ഒത്തിടട്ടേ വിധിയായിടട്ടേ....
മക്കാ മദീനത്തിൽ എത്തുവാനല്ലാതെ
തുച്ഛമീജന്മത്തിൻ അർത്ഥമെന്തോ....?
പുണ്യമാം ഗേഹം പൂകി ഉത്തമൻ നിങ്ങൾ വീണ്ടും
സ്വച്ഛമാം ജന്മമൊന്നിനി നേടി വന്നിടാനായ്...

ചിത്രം
ആദാമിന്റെ മകൻ അബു

138

Babu Edakochi

റസൂലേ നിൻ കനിവാലേ

റസൂലേ നിൻ കനിവാലേ
റസൂലേ റസൂലേ
റസൂലേ നിൻ വരവാലേ
റസൂലേ റസൂലേ (2)
പാരാകെ പാട്ടുകയായ് വന്നല്ലോ റബ്ബിൻ ദൂതൻ (2)
റസൂലേ നിൻ കനിവാലേ
റസൂലേ റസൂലേ
റസൂലേ നിൻ വരവാലേ
റസൂലേ റസൂലേ
താഹാ... താഹാ... താഹാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ ..
താഹാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ ..
പ്രവാചകാ നിൻ കണ്ണിൽ ചരാചരാ രക്ഷകൻ
ഒരേയൊരു മഹാൻ മാത്രം (2) (പാരാകെ)

ഹിറാ... ഹിറാ... ഹിറാ ഗുഹയിൽ ഏകനായ്
ഹിറാ ഗുഹയിൽ ഏകനായ്
തപസ്സിൽ നീ അലിഞ്ഞപ്പോൾ
ഖുറാനും കൊണ്ടതാ
ജിബ്രിലിൽ വന്നണഞ്ഞല്ലോ (ഹിറാ) (പാരാകെ)

അല്ലള്ളാഹു അലാമുഹമ്മദ്
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹിബദൽഹം(2)

ചിത്രം
സഞ്ചാരി

Babu Edakochi

അധരം മധുരം ഓമലാളെ

അധരം മധുരം ഓമലാളെ
അതിലും മധുരം അനുരാഗം
(അധരം)

മന്ദപവനൻ ഒഴുകി വരുന്ന
മതിമുഖി നിൻ നിഴൽ പോലെ (മന്ദ)
കുളിരിനു കുളിരും ആലിംഗനമൊ (2)
ഹൃദയം നനയും മഴയൊ നീ (2)

(അധരം)

പാതിരാവായ് പ്രകൃതി ഉറങ്ങി
മണി നിലാവേ തിരി താഴ്ത്തൂ (പാതിരാ)
ഇവളുടെ അഴകിൻ ആഴങ്ങളിൽ ഞാൻ (2)
ശ്രുതിയായ് ലയമായ് അലിഞ്ഞൊട്ടെ (2)

(അധരം)

ആൽബം
ഹൃദയാഞ്ജലി

Babu Edakochi

അകലെ അകലെ

അകലെ....... അകലെ..... നീലാകാശം

അകലെ അകലെ നീലാകാശം
അലതല്ലും മേഘതീർത്ഥം
അരികിലെന്റെ ഹൃദയാകാശം
അലതല്ലും രാഗതീർഥം......
അകലേ...നീലാകാശം....

പാടിവരും നദിയും കുളിരും
പാരിജാതമലരും മണവും
ഒന്നിലൊന്നുകലരും പോലെ
നമ്മളൊന്നായലിയുകയല്ലേ

(അകലെ...)

നിത്യസുന്ദര നിർവൃതിയായ് നീ
നിൽക്കുകയാണെന്നാത്മാവിൽ
വിശ്വമില്ലാ നീയില്ലെങ്കിൽ
വീണടിയും ഞാനീ മണ്ണിൽ

(അകലെ...)

ചിത്രം
മിടുമിടുക്കി

Babu Edakochi

അകലെ

അകലേ... അകലേ.... ആരോ പാടും
ഒരു നോവു പാട്ടിന്റെ നേർത്ത രാഗങ്ങൾ
ഓർത്തു പോവുന്നു ഞാൻ

അകലേ അകലേ ഏതോ കാറ്റിൽ
ഒരു കുഞ്ഞു പ്രാവിന്റെ തൂവലാൽ തീർത്ത
കൂടു തേടുന്നു ഞാൻ..അകലേ അകലേ..

മറയുമോരോ പകലിലും നീ കാത്തു നിൽക്കുന്നു
മഴനിലാവിൻ മനസുപോലെ പൂത്തു നിൽക്കുന്നു
ഇതളായ് പൊഴിഞ്ഞു വീണവോ
മനസ്സിൽ വിരിഞ്ഞൊരോർമ്മകൾ
അകലേ... അകലേ.... ആരോ പാടും

യാത്രയാകും യാനപാത്രം ദൂരെയാകവേ
മഞ്ഞു കാറ്റിൻ മറയിലോ നീ മാത്രമാകവേ
സമയം മറന്ന മാത്രകൾ
പിരിയാൻ വിടാത്തൊരോർമ്മകൾ.
അകലേ... അകലേ.... ആരോ പാടും
ഒരു നോവു പാട്ടിന്റെ നേർത്ത രാഗങ്ങൾ
ഓർത്തു പോവുന്നു ഞാൻ
അകലേ... അകലേ.... ആരോ പാടും

ചിത്രം
അകലെ

Babu Edakochi

അനുരാഗലോലഗാത്രി

അനുരാഗലോലഗാത്രി വരവായി നീലരാത്രി
നിനവിൻ മരന്ദചഷകം
നിനവിൻ മരന്ദചഷകം
നെഞ്ചിൽ പതഞ്ഞ രാത്രി
[അനുരാഗലോലഗാത്രി]

ലയലാസ്യകലാകാന്തി സഖി നിന്റെ രൂപമേന്തി
മാരന്റെ കോവിൽ തേടി മായാമയൂരമാടി
മായാമയൂരമാടി........
ഒളി തേടി നിലാപ്പൂക്കൾ
ഒളി തേടി നിലാപ്പൂക്കൾ
വീഴുന്നു നിന്റെ കാൽക്കൽ
[അനുരാഗലോലഗാത്രി]

സ്വരഹീനവീണയിൽ നീ ശ്രുതി മീട്ടി മഞ്ജുവാണീ..
ഈ മാറിൽ മുഖം ചേർത്തു സുരലോകമൊന്നു തീർത്തു
സുരലോകമൊന്നു തീർത്തു..
ഉതിരുന്നു മന്ദമന്ദം
ഉതിരുന്നു മന്ദമന്ദം
ദ്യുതി നിൻ മുഖാരവിന്ദം
[അനുരാഗലോലഗാത്രി]

ചിത്രം
ധ്വനി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	പൂവ്വച്ചൽ ഖാദർ	ജോൺസൺ

Baby Edakochi

അനുരാഗിണീ ഇതാ

അനുരാഗിണീ ഇതാ എൻ
കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ
ഒരു രാഗമാലയായി ഇതു നിന്റെ ജീവനിൽ
അണിയൂ.. അണിയൂ..
അഭിലാഷ പൂർണ്ണിമേ

{അനുരാഗിണീ}

കായലിൻ പ്രഭാത ഗീതങ്ങൾ
കേൾക്കുമീ തുഷാര മേഘങ്ങൾ (2)
നിറമേകും ഒരു വേദിയിൽ
കുളിരോലും ശുഭവേളയിൽ
പ്രിയതേ.. മമ മോഹം നീയറിഞ്ഞൂ
മമ മോഹം നീയറിഞ്ഞൂ

{അനുരാഗിണീ}

മൈനകൾ പദങ്ങൾ പാടുന്നു
കൈതകൾ വിലാസമാടുന്നു (2)
കനവെല്ലാം കതിരാകുവാൻ
എന്നുമെന്റെ തുണയാകുവാൻ വരദേ..
അനുവാദം നീ തരില്ലേ
അനുവാദം നീ തരില്ലേ

{അനുരാഗിണീ}

ചിത്രം
ഒരു കുടക്കീഴിൽ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
പി.ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
എം,കെ.അർജ്ജുനൻ

Babu Edakochi

അനുവാദമില്ലാതെ

അനുവാദമില്ലാതെ അകത്തുവന്നു.. നെഞ്ചിൽ
അടച്ചിട്ട മണിവാതിൽ നീ തുറന്നു....
കൊട്ടിയടച്ചൊരെൻ കൊട്ടാരവാതിലെല്ലാം
പൊട്ടിച്ചിരിത്താക്കോലിട്ടു നീ തുറന്നു....

(അനുവാദമില്ലാതെ)

അനുരാഗശാലിനീ നീ വന്ന നേരത്തിൻ
ആരാധന വിധികൾ ഞാൻ മറന്നു...
ഉള്ളിലെ മണിയറയിൽ മുല്ലമലർമെത്തയിന്മേൽ
കള്ള ഉറക്കം നടിച്ചു നീ കിടന്നു...

(അനുവാദമില്ലാതെ)

ഞാൻ വന്നിരുന്നതറിയാതെ സ്വപ്നത്തിൻ
പട്ടുവിരി കൊണ്ടു നീ മൂടിക്കിടന്നു...
എന്റെ ചുടുനിശ്വാസങ്ങൾ നിൻ കവിളിൽ പതിച്ചനേരം
തെന്നലെന്നു നിനച്ചു നീ കണ്ണടച്ചു...

(അനുവാദമില്ലാതെ)

ചിത്രം
പുഴ

പാടിയത്
എം.ജി.ശ്രീകുമാർ, ജോളി എബ്രഹാം

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ജോൺസൺ

145

BabuEdakochi

അന്തിക്കടപ്പുറത്ത്

അന്തിക്കടപ്പൊറത്തൊരോലക്കുടയെടുത്ത്
നാലും കൂട്ടി മുറുക്കി നടക്കണതാരാണ് ആരാണ് (അന്തി)
ഞാനല്ല പരുന്തല്ല തെരകളല്ല ചെമ്മാനം വാഴണ തൊറയരൻ
അങ്ങേക്കടലില് പള്ളിയൊറങ്ങാൻ മൂപ്പര് പോണതാണേ (അന്തി)
മരനീരും മോന്തിനടക്കണ ചെമ്മാനത്തെ പൊന്നരയൻ (2)
നീട്ടിത്തുപ്പിയതാണേലിത്തുറ മണലെല്ലാം പൊന്നാകൂലേ
മാനത്തെ പൂന്തുറയിൽ വലവീശണ കാണൂലേ (2)
വെലപേശി നിറയ്ക്കണ കൂടേല് മീനാണെങ്കിപ്പെടയ്ക്കൂലേ
മീനാണെങ്കിപ്പെടയ്ക്കൂലേ (അന്തിക്കടപ്പുറത്ത്)
കടലിനക്കരെ ഏഴിലംപാലയിലായിരം മൊട്ടുവിരിയൂലേ
ആയിരം മൊട്ടിലൊരഞ്ഞാഴിത്തേനുണ്ണാൻ ഓമനവണ്ടു മുരളൂലേ (കടലി)
അക്കരെയിക്കരെ ഓടിയൊഴുകുന്നൊരോടിവള്ളമൊരുങ്ങൂലേ
മിന്നും വലയിലെ ചിപ്പിയിലിത്തിരി മുത്തുകിടന്നു തെളങ്ങൂലേ (അക്കരെ)
മുത്തു കിടന്നു തെളങ്ങൂലേ - മുത്തു കിടന്നു തെളങ്ങൂലേ (അന്തി)
താരിത്തക്കിടി നാക്കിളിമുക്കിളി തൊട്ടുകളിക്കണ കടലിൻ കുട്ടികൾ
അക്കരെ മുത്തുകണക്കൊരു കൊച്ചുകിടാത്തനുദിച്ചുവരുന്നതു കണ്ട്
മലർപ്പൊടിതട്ടി കലപില കൂട്ടണ താളത്തുമ്പികളായി വിളിക്കെ
പറയച്ചെണ്ടകളലറി തരികിടമേളമടിച്ചുമുഴക്കും നേരം
ചാകര വന്നകണക്കു മണപ്പുറമാകെത്തിമികിട തിമൃതത്തെയ് (താരി)
ഞാനും കേട്ടേ - ഞാനും കണ്ടേ...അവനവനിന്നു കലമ്പിയ നേരത്തെന്റെ
കിനാവിലൊരമ്പിളിവള്ളമിറങ്ങിയൊരുങ്ങി-
യനങ്ങിയിരമ്പിയകമ്പടികൂടാൻ അത്തിലുമിത്തിലുമാടം മാന-
ത്തോണികളൊഴുകിത്തുള്ളിയുറഞ്ഞു കൊട്ടുമ്പിരികൊണ്ടൊരു
താളത്തരികിട തിമൃതത്തെയ്
തുറകളിലിന്നൊരു തുടികുളിമേളത്തായമ്പകയുടെ ചെമ്പട മുറുകി
കന്നാലികളുടെ കാലിത്തട്ടകളിടെയിടെയിളകി തുടലുകളൊഴുകി
അത്തിമരത്തിൻ കീഴേ തറയിലൊരപ്പോത്തിക്കരി നല്ലതുപാടി (തുറ)
തണ്ടെട് വളയെട് പറയെട് വടമെട്
മൊഴികളിലലയുടെ തകിലടി മുറുകി (2)
തരികിട തിമൃതത്തെയ് താകിട തിമൃതത്തെയ് ധിമികിടതിമൃതത്തെയ്

ചിത്രം
ചമയം

പാടിയത്
എം.ജി.ശ്രീകുമാർ, സുജാത

രചന
ഷിബു ചക്രവർത്തി

സംഗീതം
ഔസേപ്പച്ചൻ

Babu Edakochi

അന്തിപ്പൊൻവെട്ടം

അന്തിപ്പൊൻവെട്ടം മെല്ലെത്താഴുമ്പോൾ..
അന്തിപ്പൊൻവെട്ടം കടലിൽ മെല്ലെത്താഴുമ്പോൾ
മാനത്തെ മുല്ലത്തറയിലെ മാണിക്ക്യച്ചെപ്പ്
വിണ്ണിൻ മാണിക്ക്യച്ചെപ്പ്
താനാ തിന്തിന്താരാ തിന്തിന്താരാ
തിന്തിന്താരാ തനനന
തിന്തിന്താരാ തിന്തിന്താരാ താ.. (അന്തി)

തിരിയിട്ടു കൊളുത്തിയ ആയിരം വിളക്കുകൾ
എരിയുന്നമ്പലനടയിൽ (2)
തൊഴുതുവലംവച്ച് തുളസിക്കതിർ വച്ച്
കളഭമണിയുന്ന പൂനിലാവ്..
താനാ തിന്തിന്താരാ തിന്തിന്താരാ
തിന്തിന്താരാ തനനന
തിന്തിന്താരാ തിന്തിന്താരാ താ.. (അന്തി)

തളിരിട്ട മോഹങ്ങൾ താവക വിരഹത്തിൻ
എരിതീയിൽ വീണുരുകി.. (2) ആ ആ ...
കരളിലെ സ്വപ്നത്തിൻ ചെറുമൺ കുടിൽ തീർത്ത്
കരിമിഴിയാളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം
കരിമിഴിയാളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം
(അന്തി)

ചിത്രം
വന്ദനം

Babu Edakochi

അന്തിവെയിൽ

അന്തിവെയിൽ പൊന്നുതിരും ഏദൻസ്വപ്നവുമായ്
വെള്ളിമുകിൽ പൂവണിയും അഞ്ജനതാഴ്‌വരയിൽ
കണിമഞ്ഞുമൂടുമീ നവരംഗസന്ധ്യയിൽ അരികേ..വാ..
മധുചന്ദ്രബിംബമേ

(അന്തി)

കാറ്റിൽ ചെപ്പുകിലുങ്ങി ദലമർമ്മരങ്ങളിൽ
രാപ്പാടിയുണരും സ്വരരാജിയിൽ (2)
പനിനീർക്കിനാക്കളിൽ പ്രണയാങ്കുരം
ഇതുനമ്മൾ ചേരും സുഗന്ധതീരം

(അന്തി)

വർണ്ണപതംഗം തേടും മൃദുയൗവ്വനങ്ങളിൽ
അനുഭൂതിയേകും പ്രിയസംഗമം (2)
കൗമാരമുന്തിരി തളിർവാടിയിൽ
കുളിരാർന്നുവല്ലോ വസന്തരാഗം

(അന്തി)

ചിത്രം
ഉള്ളടക്കം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ബോംബെ രവി

148

അമ്മതൻ നെഞ്ചിൻ

അന്ധകാരം അനാഥദുഃഖം മൂടിനിൽക്കും ശൂന്യത
അന്ധകാരം മർദ്ദനങ്ങളിൽ അടിമവർഗ്ഗം അഴിഞ്ഞുവീഴും യാതന
അന്ധകാരം... അന്ധകാരം...
അമ്മതൻ നെഞ്ചിൻ നെരിപ്പോടിൽ നിന്നും
പന്തം കൊളുത്തിപ്പിറന്നവനാണു ഞാൻ
ഘനതിമിരപാളികൾ കീറിപ്പിളർന്നു കൊണ്ടൊരു-
താളവട്ടം പിടിക്കുവാൻ വന്നു ഞാൻ
സിരകളിൽ പ്രളയവും മിഴികളിൽ ഗ്രീഷ്മവും
നടകളിൽ തീമഴയുമേൽക്കുവിൻ കൂട്ടരേ
അകനാക്കിലഗ്നിയുടെ വാക്കിൻ വസന്തം
പൊരുതുന്ന മർത്ത്യന്റെ പൊരുളായുയർത്തുവിൻ

നക്ഷത്രക്കോടികൾ നാഴികക്കല്ലുകൾ
സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കാവൽത്തിടമ്പുകൾ
കൈവിലങ്ങാദ്യം തെറിക്കട്ടെ, മായാത്ത
മോചന സ്വപ്നം കുറിക്കട്ടെ മർത്ത്യർ
ഉന്മാദനൃത്തം തുടങ്ങട്ടെ ദിക്കുകൾ
മനുജന്റെ നെഞ്ചിൽ മുഴങ്ങട്ടെ ദുന്ദുഭി

ഇവനെ ബന്ധിക്കുക. ഇവൻ സിയൂസിന്റെ നിഷേധി.
ഇവൻ അഥീനിയുടെ കാമുകൻ.

ബന്ധനത്തിൽ പിടഞ്ഞുഴലും മർത്ത്യഹൃദയം കീറുവാനായ്
കാളരാത്രിയിൽ വട്ടമിട്ടു പറന്നുവന്നൂ രാപ്പരുന്തുകൾ
രക്തദാഹം തീർക്കുവാനായ് കൂട്ടമോടെ പറന്നുവന്നവ
ചിറകടിച്ചു കൊട്ടുംകൊക്കുകൾ കരളിലാഴ്ത്തി രാവുതോറും
ഹൃദയപുഷ്പം പുലരി തോറും തിരികെയവനിൽ പൂത്തു നിന്നു
ജീവരക്തം സിരയിലൊഴുകി മിഴികളേന്തീ അഗ്നിനാളം

കഴുകനെ കൊണ്ടെന്റെ ഹൃദയം മുറിക്കിലും
കഴുമരം നീർത്തിയെൻ മുതുകിൽ തളയ്ക്കിലും
ഒരു തുള്ളി രക്തത്തിണർപ്പിൽ നിന്നായിരം
രക്തപുഷ്പങ്ങളുയിർത്തെഴുന്നേറ്റിടും
നീതിപീഠങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കു മീതെയെൻ
പുലരാപ്പുലരി ചുവന്നുദിയ്ക്കും

ചിത്രം
പാഥേയം

Babu Edakochi

അമ്പലപ്പറമ്പിലെ

അമ്പലപ്പറമ്പിലെയാരാമത്തിലെ
ചെമ്പരത്തിപ്പൂവേ
അങ്കച്ചമയത്തിനണിയാനിത്തിരി
സിന്ദൂരമുണ്ടോ സിന്ദൂരം

(അമ്പല...)

ഉദയാസ്തമന പതാകകൾ പറക്കും
രഥവുമായ് നില്പൂ കാലം
പുഷ്പ രഥവുമായ് നില്പൂ കാലം
എതിരേല്പൂ നമ്മെ എതിരേല്പൂ
പുതിയ ഹംസഗാനം

(അമ്പല...)

വിഷു സംക്രാന്തി വിളക്കുകൾ കൊളുത്താൻ
ഉഷസ്സെഴുന്നേൽക്കും നേരം പുത്തൻ
ഉഷസ്സെഴുന്നേൽക്കും നേരം
വരുകില്ലേ കോർത്തു തരുകില്ലേ
പുതിയ രാഗമാല്യം

(അമ്പല...)

ചിത്രം
നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ബിച്ചു തിരുമല	രവീന്ദ്രൻ

150

അരയന്നമേ..ആരോമലേ...

അരയന്നമേ... ആരോമലേ...
അരയന്നമേ... ആരോമലേ...
ദമയന്തിക്കായ് ദൂതുമായ് പോകയോ ...
പോകുമ്പോൾ അരുവികളുടെ തീരത്തെ
മാന്തോപ്പിൽ കുരുവികൾ കൂടേറും
കിളിമരമതിലങ്ങിങ്ങായ് പൂച്ചൂടും
കുറുമൊഴി മലരിനു സഖിയൊരുവൾ
പൂനുള്ളാൻ പുലരിയിൽ അതുവഴിയെ
വന്നീടിൽ അവളുടെ കവിളുകളിൽ കുത്താടും
കുറുനിര തടസ്സമിടും കാതിൽ നീ
എന്റെ ആത്മകഥ ചൊല്ലിടേണമതിനിന്നു
നിന്റെ കൃപയേകുമെങ്കിൽ രവിവർമ്മ
നിന്നെ എഴുതി പതിച്ച പടം ഉടനടി തരുമിവൾ
അതിനൊരു പ്രതിഫലമായി..(അരയന്നമേ)

പ്രേമിച്ചും അടിമുടി പരിലാളിച്ചും
മേളിച്ചും യുവജനമെന്നെന്നും
പരിസരമറിയാതോരോ ചാപല്യം
പലകുറി തുടരുമിതതിസരസം
പാരിങ്കൽ പ്രണയികളുടെ ചരിതം
പോരെങ്കിൽ മനസിനു ലഹരിമയം
സർവ്വാംഗം മദരസലയ സുഖദം ആനന്ദം
ആത്മനിർവൃതിയടഞ്ഞിടുന്നൊ
രതിധന്യമായ നിമിഷങ്ങളേ വരിക
ഹംസതുലിക മെടഞ്ഞ ശയ്യകളിൽ
ഒരു പിടി മധുരവും അനിതര ലഹരിയുമായ് ..

അരയന്നമേ... ആരോമലേ...
ദമയന്തിക്കായ് ദൂതുമായ് പോകയോ ...
അരയന്നമേ... ആരോമലേ....

ആൽബം
വസന്തഗീതങ്ങൾ

Babu Edakochi

അരളിയും കദളിയും

അരളിയും കദളിയും പൂവിട്ടും കാടിന്റെ
കരളിലിരുന്ന പൊൻമുരളിയൂതും
അറിയാത്ത പാട്ടുകാരാ.. നിന്റെ
അരികിലേക്കിന്നു ഞാനോടിവന്നു
ഓടിവന്നു..

(അരളിയും)

മധുരമാമേതോ മകുടിതൻ നാദം
കേട്ടുണരുന്ന നാഗിനി പോലെ..
പാടി വിളിക്കുന്ന പാൽക്കടലിൻ നേർക്ക്
പായുന്ന വാഹിനി പോലെ..
അണയുന്നൂ.... ഓടിയണയുന്നൂ...

(അരളിയും)

അളിനീലവേണിയഴിഞ്ഞുല-
ഞ്ഞഞ്ജന പരിവേഷമാർന്നൊരു ചേലിൽ
ആദിജന്മത്തിൽ നീ കണ്ടു കൊതിച്ചവ-
ളാണിന്നും പിൻതുടരുന്നൂ..
തിരയുന്നൂ.... നിന്നെ തിരയുന്നൂ...

(അരളിയും)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഒ.എൻ.വി	ദേവരാജൻ

BabuEdakochi

അരികിൽ നീ

അരികിൽ നീയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു ഞാൻ
ഒരു മാത്ര വെറുതേ നിനച്ചു പോയീ (2)
രാത്രി മഴ പെയ്തു തോർന്ന നേരം (2)
കുളിർ കാറ്റിലിലച്ചാർത്തുലഞ്ഞ നേരം
ഇറ്റിറ്റു വീഴും നീർത്തുള്ളി തൻ സംഗീതം
ഹൃത്തന്ത്രികളിൽ പടർന്ന നേരം
കാതരയായൊരു പക്ഷിയെൻ ജാലക-
വാതിലിൻ ചാരേ ചിലച്ച നേരം
വാതിലിൻ ചാരേ ചിലച്ച നേരം
ഒരു മാത്ര വെറുതേ നിനച്ചു പോയി

(അരികിൽ ...)

മുറ്റത്തു ഞാൻ നട്ട ചെമ്പകത്തൈയ്യിലെ
ആദ്യത്തെ മൊട്ടു വിരിഞ്ഞ നാളിൽ
സ്നിഗ്ദ്ധമാമാരുടെയോ മുടിച്ചാർത്തിലെൻ
മുഗ്ദ്ധസങ്കല്പം തലോടി നിൽക്കേ
ഏതോ പുരാതന പ്രേമകഥയിലെ
ഗീതികളെന്നിൽ ചിറകടിക്കേ
ഗീതികളെന്നിൽ ചിറകടിക്കേ
ഒരു മാത്ര വെറുതേ നിനച്ചു പോയീ...

(അരികിൽ ...)

ചിത്രം
നീയെത്ര ധന്യ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, അരുന്ധതി

രചന
പരമ്പരാഗതം

സംഗീതം
എം.ബി. ശ്രീനിവാസൻ

Babu Edakochi

അലർശര പരിതാപം

അലർശര പരിതാപം.. ചൊൽവതി
ന്നളിവേണി പണിബാലേ (2)
ജലജബന്ധുവുമിഹ.. ജലധിയിലണയുന്നു
ജലജബന്ധുവുമിഹ.. ജലധിയിലണയുന്നു
മലയമാരുതമേറ്റ മമ മനമതിതരാംബത
വിവശമായി സഖീ അലർശരപരിതാപം

വളരുന്ന ഹൃദിമോഹം എന്നോമലേ..
വളരുന്ന ഹൃദിമോഹം എന്നോമലേ..
തളരുന്ന മമ ദേഹം കളമൊഴീ..
വളരുന്ന ഹൃദിമോഹം എന്നോമലേ..
തളരുന്ന മമ ദേഹം കളമൊഴീ..

കുസുമവാടികയത്തിലുളവായോ
രളികുലാരവമതിഹ കേൾപ്പതു
മധികമാധി നിദാനമയി.. സഖീ
അലർശരപരിതാപം ചൊൽവതി
ന്നളിവേണി പണിബാലേ.. ബാലേ

ചിത്രം
സ്വാതിതിരുനാൾ

പാടിയത്
കൃഷ്ണകുമാർ, ശ്വേതാമോഹൻ

രചന
പരമ്പരാഗതം

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

154

അലൈപായുതേ

അലൈപായുതേ കണ്ണാ എൻ മനം ഇഹ
അലൈപായുതേ...
ഉൻ ആനന്ദമോഹനവേണുഗാനമതിൽ
അലൈപായുതേ കണ്ണാ എൻ മനം ഇഹ
അലൈപായുതേ...
നിലൈ പെയറാത് ശിലൈ പോലവേ നിൻട്
നേരമാവതറിയാമലേമിഹവിനോദമാന മുരളീധരാ
എൻ മനം തെളിന്ത നിലവ് പട്ടപകൽ പോലെരിയുതേ
ദിക്കൈ നോക്കി എന്നിരുപുരുവം നെരിയുതേ..
കനിന്ത ഉൻ വേണുഗാനം ...
കനിന്ത ഉൻ വേണുഗാനം കാറ്റ്രിൽ വരുകുതേ
കൺകൾ സൊരുകി ഒരുവിധമായ് വരുകുതേ
കതിത്ത മനത്ത്തിൽ   ഉരുത്തി പദത്ത്തൈ
എനക്ക് അഴൈത്ത് മഗിഴ്ത്തവാ
ഒരു തളിത്ത വനത്തിൽ അഴൈത്റ് എനക്ക്
ഉണർച്ചി കൊടുത്ത് മുഗിഴ്ത്ത വാ
അലൈ കടൽ അലൈയിനിൽ കതിരവൻ ഒളിയനായ്
ഇണൈയിരു കഴലന കളിക്കവാ
കതറി മനമുരുഹി നാന്   അഴൈക്കവോ
ഇതരമാതരുടൻ നീ കളിക്കവോ
ഇതുതകുമോ ഇതു മുറൈയോ ഇത് ധർമ്മം താനാ
കുഴലൂതിടും പൊഴുത് ആടിടും കുഴൈകൾ പോലവേ
മനത് വേദനൈ മികവൊട്
അലൈപായുതേ കണ്ണാ എൻ മനം ഇഹ
അലൈപായുതേ...

ചിത്രം
നിവേദ്യം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
നിഖിൽ മാത്യു	വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ	ഔസേപ്പച്ചൻ

155

അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ

അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ അവൾ മാഞ്ഞു പോയ്...
നോവിന്റെ തീരങ്ങളിൽ ഞാൻ മാത്രമായ് ...
അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ അവൾ മാഞ്ഞു പോയ്...
നോവിന്റെ തീരങ്ങളിൽ ഞാൻ മാത്രമായ്...
ഇരുൾ ജീവനെ പൊതിഞ്ഞു ,
ചിതൽ പ്രാണനിൽ മേഞ്ഞു ,
കിതയ്ക്കുന്നു നീ .... ശ്വാസമേ .....
(അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ...)
പിന്നോട്ടു നോക്കാതെ പോകുന്നു നീ....
മറയുന്ന ജീവന്റെ പിറയായ നീ....
അന്നെന്റെ ഉൾച്ചുണ്ടിൽ തേൻതുള്ളി നീ....
ഇനിയെന്റെ ഉൾപ്പൂവിൽ മിഴിനീരു നീ....
എന്തിനു വിതുമ്പലായ് ചേരുന്നു നീ...
പോകൂ വിഷാദരാവേ....
എൻ നിദ്രയെ പുണരാതെ.... നീ....
(അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ...)
ആ...ആ....ആ....
പണ്ടെന്റെ ഈണം നീ മൗനങ്ങളിൽ
പതറുന്ന രാഗം നീ എരിവേനലിൽ..
അത്തറായ് നീ പെയ്യും നാൾ ദൂരെയായ്...
നിലവിട്ട കാറ്റായ് ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ ...
പൊൻകൊലുസ്സു കൊഞ്ചുമാ നിമിഷങ്ങളെൻ
ഉള്ളിൽ കിലുങ്ങിടാതെ ഇനി വരാതെ...
നീ .. എങ്ങോ .. പോയ്....... .
(അഴലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ...)

ചിത്രം
അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
എം.എസ്.വിശ്വനാഥൻ

156

ആ നിമിഷത്തിന്റെ

ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിർവൃതിയിൽ
ഞാനൊരാവണി തെന്നലായ് മാറി (2)
ആയിരം ഉന്മാദ രാത്രികൾ തൻ ഗന്ധം
ആത്മദളത്തിൽ തുളുംബി (2)

(ആ നിമിഷത്തിന്റെ)

നീയുറങ്ങുന്ന നിരാലംബശയ്യയിൽ
നിർനിദ്രമീ ഞാനൊഴുകീ ആ.. ആ..(2)
രാഗപരാഗമുണർത്തുമാ തേൻ ചൂടി
പൂവിലെൻ നാദം എഴുതി
ആറിയാതെ നീയറിയാതെ...

(ആ നിമിഷത്തിന്റെ)

ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിർവൃതിയിൽ മനം
ആരഭി തൻ പദമായി
ദാഹിക്കുമെൻ ജീവ തന്തുക്കളിൽ
നവ്യ ഭാവ മരന്ദം വിതുമ്പി
താഴ്‌വരയിൽ നിന്റെ പുഷ്പതൽപ്പങ്ങളിൽ
താരാട്ടു പാട്ടായ് ഒഴുകീ
ആ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾക്കെന്റെ
താളം പകർന്നു ഞാൻ നൽകീ
താളം പകർന്നു ഞാൻ നൽകീ
ആറിയാതെ നീയറിയാതെ....

(ആ നിമിഷത്തിന്റെ)

ചിത്രം
ചന്ദ്രകാന്തം

Babu Edakochi

ആകാശഗംഗാ

ആകാശഗംഗാ തീരത്തിനപ്പുറം
ആയിരം വെണ്ണക്കൽമണ്ഡപം
പൌർണ്ണമി തോറും ഒരേകനാം ഗന്ധർവൻ
പാടാനണയുന്ന മണ്ഡപം

(ആകാശ...)

ത്തൂണുകൾ തോറും എത്രയോ ശില്പങ്ങൾ
മിഴികളിൽ വജ്രം പതിച്ച മൌനപതംഗങ്ങൾ
ഗന്ധർവനറിഞ്ഞില്ലാ ശിലയുടെ നൊമ്പരം
പാട്ടിൽ ത്തുടിച്ചില്ല (2)

(ആകാശ..)

മഞ്ഞുതിരും പോലെ പിന്നെയും പാടുമ്പോൾ
ഗായകൻ സ്നേഹാർദ്രമായി ശില്പങ്ങളെ തലോടി
പറവകൾ ചിറകടിച്ചു ചുണ്ടിൽ
പാട്ടിൽ മുന്തിരിതേൻ കിനിഞ്ഞു (2)

(ആകാശ..)

Babu Edakochi

ആകാശഗോപുരം

ആകാശഗോപുരം പൊന്മണി മേടയായ്
അഭിലാഷഗീതകം സാഗരമായ്
ഉദയരഥങ്ങൾ തേടി വീണ്ടും മരതകരാഗസീമയിൽ
സ്വർണ്ണപ്പറവ പാറി നിറമേഘച്ചോലയിൽ
വർണ്ണക്കൊടികളാടി തളിരോലകൈകളിൽ

(ആകാശഗോപുരം)

തീരങ്ങൾക്കു ദൂരേ വെണ്മുകിലുകൾക്കരികിലായ്
അണയും തോറും ആർദ്രമാകുമൊരു താരകം
ഹിമജലകണം കൺകോണിലും
ശുഭസൌരഭം അകതാരിലും
മെല്ലെ ഉവിലോലഭാവമാർന്ന നേരം

(ആകാശഗോപുരം)

സ്വപ്നാരണ്യമാകെ കളമെഴുതുമീ തെന്നലിൽ
നിഴലാടുന്ന കപടകേളിയൊരു നാടകം
കൺനിറയുമീ പൂത്തിരളിനും കരമുകരുമീ പൊന്മണലിനും
അഭയം നൽകുമാർദ്രഭാവനാജാലം

(ആകാശഗോപുരം)

ചിത്രം
കളിക്കളം

159

ആകാശ ദീപമെന്നും...

ആകാശ ദീപമെന്നുമുണരുമിടമായോ
താരാഗണങ്ങൾ കുഞ്ഞുറങ്ങുമിടമായോ (2)
മൗന രാഗമണിയും താരിളം തെന്നലേ
പൊൻ പരാഗമിളകും വാരിളം പൂക്കളെ
നാം ഉണരുമ്പോൾ രാവലിയുമ്പോൾ
(ആകാശ ദീപമെന്നും...)
സ്നേഹമോലുന്ന കുരുവിയിണകൾ
എൻ ഇംഗിതം തേടിയല്ലോ
നിൻ മണി ചുണ്ടിൽ അമൃത മധുര
ലയമോർമയായ് തോർന്നുവല്ലോ
കടമിഴിയിൽ മനമലിയും അഴക ചാർത്തി
പാൽകനവിൽ തേൻ കിനിയും ഇലകളേകി
വാരി പുണർന്ന മദകര ലതയെവിടെ
മണ്ണിൽ ചുരന്ന മധുതര മദമെവിടെ
നാം ഉണരുമ്പോൾ രാവലിയുമ്പോൾ
(ആകാശ ദീപമെന്നും...)
ഇന്നലെ പെയ്ത മൊഴിയും ഇലയുമൊരു
പൂമുളം കാട്ടു പോലും
ദേവരാഗങ്ങൾ മെനയും അമര മന-
മിന്ദ്ര ചാപങ്ങളാക്കി
പൈമ്പുഴയിൽ ഋതു ചലനഗതികൾ അരുളി
അണിവിരലാൽ ജലചാരുരേഖയെഴുതി
നമ്മോടു നമ്മൾ അലിയുമൊരുണ്മകളായ്
ഇന്ദീവരങ്ങൾ ഇതളിട്ടുമൊരുനിമിയിൽ
നാം ഉണരുമ്പോൾ രാവലിയുമ്പോൾ
(ആകാശ ദീപമെന്നും...)

ചിത്രം
ക്ഷണക്കത്ത്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജാനകി	ഒ.എൻ.വി	ജോൺസൺ

160

ആടി വാ കാറ്റേ

ആടി വാ കാറ്റേ.. പാടി വാ കാറ്റേ..
ആയിരം പൂക്കൾ നുള്ളി വാ...
അന്തി പൂമാനം..പൊന്നൂഞ്ഞാലാട്ടും..
മന്ദാരപ്പൂക്കൾ നുള്ളി വാ..
കാണാ തിരുമുറിവുകളിൽ..ളുകം കുളിരമൃതായ്..
തിരുമുറിവുകളിൽ..ളുകം കുളിരമൃതായ്..
കരളിൽ നിറയും കളരവമായ്..പൂങ്കാറ്റേ..ലാലാലാ്..
(ആടി വാ കാറ്റേ..പാടി വാ കാറ്റേ..)

ചെല്ല കുറിഞ്ഞി പൂത്തു ഇല്ലിക്കാട്ടും പൂവിട്ടു..
ആയിരം വർണ്ണ ജാലം..ആടി പാടും വേളയിൽ..
ആരോ പാട്ടും താരാട്ടിൻ ഈണം
ഏറ്റുപാടും സ്നേഹ ദേവദൂതികേ വരൂ.. നീ വരൂ...
(ആടി വാ കാറ്റേ..പാടി വാ കാറ്റേ)
ഉണ്ണി കിനാവിൻ ചുണ്ടിൽ പൊന്നും തേനും ചാലിച്ചു..
ആരുടെ ദൂതുമായി ആട്ടും മേഘമഞ്ചലിൽ...
ആരേ തേടി വന്നണഞ്ഞു നീ ആടിമാസ കാറ്റേ..
ദേവദൂതർ പാട്ടും ഈ വഴി..ഈ വഴീ....
ആടി വാ കാറ്റേ..പാടി വാ കാറ്റേ..
ആയിരം പൂക്കൾ നുള്ളി വാ...
അന്തി പൂമാനം..പൊന്നൂഞ്ഞാലാട്ടും..
മന്ദാരപ്പൂക്കൾ നുള്ളി വാ..
കാണാ തിരുമുറിവുകളിൽ ളുകം കുളിരമൃതായ്..
തിരുമുറിവുകളിൽ.. ളുകം കുളിരമൃതായ്..
കരളിൽ നിറയും കളരവമായ്..
പൂങ്കാറ്റേ..ലാലാലാ്..
ആടി വാ കാറ്റേ..പാടി വാ കാറ്റേ..
ആയിരം പൂക്കൾ നുള്ളി വാ...

ചിത്രം
ഓളങ്ങൾ

പാടിയത്
രമ്യ നമ്പീശൻ

രചന
കാവാലം

സംഗീതം
ശരത്

Babu Edakochi

ആണ്ടേലോണ്ടേ

ആണ്ടേലോണ്ടേ നേരേ കണ്ണിൽ
ചന്തിരന്റെ പുലാലാണേ
കണ്ട പാടേ നാണം കൊണ്ടേ ഓ...
(ആണ്ടേലോണ്ടേ)
ആരോമലാമ്പലമൊട്ടിന് പൂന്തേനിറ്റാൻ അല്ലി വിരിഞ്ഞേ
ഓ.... (ആണ്ടേലോണ്ടേ)
ആനമലം ചെമ്പകം പൂത്തേ ഓ... (ആനമല)
പൂക്കാനെന്നെ കാലമൊരുക്കീ
കൂടണയാൻ പോണില്ലന്നല്ലേ
കൂരാംകിളി കൂവി വിളിച്ചേ
ഊരുംചുറ്റി ഉങ്ങു മരത്തിന്റെ കീഴെക്കൂടെ
വീശി വരുന്നേ എങ്ങും നിൽക്കാതെ
എങ്ങോ പറന്നേ കണ്ടേടം തെണ്ടാനീ-
യെന്നേയും കൊണ്ട് പോണേ ഓ...
(ആണ്ടേലോണ്ടേ)
ഓർമ്മകളെ സ്വന്തമാക്കണ്ടേ
നെഞ്ചിലേറ്റിയിക്കിളി കൂട്ടണ്ടേ
സ്വപ്നങ്ങളെ കണ്ണാരം പൊത്തി
തൊട്ടറിഞ്ഞ് തോളിലേറ്റണ്ടേ
നേരെ നേരായ് പായും നിളയുടെ
മാറിൽ തുള്ളാൻ ഓളങ്ങളാകാൻ
എങ്ങും തങ്ങാതൊന്നായി
എന്നിനി വെള്ളിമാൻ കുന്നേറി
എന്റെയീ ഭൂമി കാണം...ഓ...
(ആണ്ടേലോണ്ടേ)

ചിത്രം
ഇവൻ മേഘരൂപൻ

BabuEdakochi

ആത്മാവിൻ

ആത്മാവിൻ പുസ്തകത്താളിൽ
ഒരു മയിൽപ്പീലി പിടഞ്ഞു
വാലിട്ടെഴുതുന്ന രാവിൽ വാൽക്കണ്ണാടിയുടഞ്ഞു
വാർമുകിലും സന്ധ്യാംബരവും ഇരുളിൽ പോയ്മറഞ്ഞു
കണ്ണീർ കൈവഴിയിൽ ഓർമ്മകൾ ഇടറിവീണു
(ആത്മാവിൻ ..)

കഥയറിയാതിന്നു സൂര്യൻ
സ്വർണ്ണത്താമരയെ കൈവെടിഞ്ഞു (2)
അറിയാതെ ആരുമറിയാതെ
ചിരിതൂകും താരകളറിയാതെ
അമ്പിളിയറിയാതെ... ഇളംതെന്നലറിയാതെ..
യാമിനിയിൽ ദേവൻ മയങ്ങി
(ആത്മാവിൻ..)

നന്ദനവനിയിലെ ഗായകൻ
ചൈത്രവീണയെ കാട്ടിലെറിഞ്ഞു (2)
വിടപറയും കാനനകന്യകളേ
അങ്ങകലേ നിങ്ങൾ കേട്ടുവോ
മാനസതന്ത്രികളിൽ... വിതുമ്പുന്ന പല്ലവിയിൽ...
അലതല്ലും വിരഹഗാനം
(ആത്മാവിൻ..)

ചിത്രം
മഴയെത്തും മുമ്പേ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ചിത്ര

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
ജെറി അമൽദേവ്

Babu Edakochi

ആയിരം കണ്ണുമായ്

ആയിരം കണ്ണുമായ്
കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ
എന്നിൽ നിന്നും പറന്നകന്നൊരു
പൈങ്കിളീ മലർ തേൻകിളീ
പൈങ്കിളീ മലർ തേൻകിളീ
പൈങ്കിളീ മലർ തേൻകിളീ

മഞ്ഞുവീണതറിഞ്ഞില്ലാ
പൈങ്കിളീ മലർ തേൻകിളീ
വെയിൽ വന്നുപോയതറിഞ്ഞില്ലാ
പൈങ്കിളീ മലർ തേൻകിളീ

മഞ്ഞുവീണതറിഞ്ഞില്ലാ
വെയിൽ വന്നുപോയതറിഞ്ഞില്ലാ
ഓമനേ നീ വരും
നാളുമെണ്ണിയിരുന്നു ഞാൻ
പൈങ്കിളീ മലർ തേൻകിളീ
വന്നു നീ വന്നു നിന്നു നീയെന്റെ
ജന്മ സാഫല്യമേ
വന്നു നീ വന്നു നിന്നു നീയെന്റെ
ജന്മ സാഫല്യമേ

(ആയിരം)

ചിത്രം
നോക്കെത്താദൂരത്ത് കണ്ണുംനട്ട്

Babu Edakochi

ആയിരം കാതമകലെ

ആയിരം കാതമകലെയാണെങ്കിലും
മായാതെ മക്ക മനസ്സിൽ നിൽപ്പൂ
ലക്ഷങ്ങളെത്തി നമിക്കും മദീന
അക്ഷയജ്യോതിസ്സിൻ പുണ്യഗേഹം
സഫാ മാർവാ മലയുടെ ചോട്ടിൽ
സാഫല്യം നേടി തേടിയോരെല്ലാം

തണലായ് തുണയായ് സംസം കിണറിന്നും
അണകെട്ടി നിൽക്കുന്നു പുണ്യതീർത്ഥം
കാലപ്പഴക്കത്താൽ...
കാലപ്പഴക്കത്താൽ മാറ്റാൻ കഴിയുമോ
ബിലാലിൻ സുന്ദര ബാങ്കൊലികൾ
ഖുറാന്റെ കുളിരിടും വാക്യങ്ങളെന്നുടെ
കരളിലെ കറകൾ കഴുകിടുന്നു

(ആയിരം)

തിരുനബി ഉരചെയ്ത സാരോപദേശങ്ങൾ
അരുളട്ടിഹപരാനുഗ്രഹങ്ങൾ
എന്നെ പുണരുന്ന...
എന്നെ പുണരുന്ന പൂനിലാവേ
പുണ്യറസൂലിൻ തിരുവൊളിയേ
അള്ളാവേ നിന്നരുളൊന്നു മാത്രം
തള്ളല്ലേ നീയെന്നെ തമ്പുരാനേ

(ആയിരം)

ചിത്രം
ഹർഷബാഷ്പം

Babu Edakochi

ആരാദ്യം പറയും

ആരാദ്യം പറയും
ആരാദ്യം പറയും
പറയാതിനി വയ്യ
പറയാനും വയ്യ
എരിയും മുൻപേ
പിരിയും മുൻപേ
പറയാനാശിക്കുന്നു
പറയാനും വയ്യ
പറയാതിനി വയ്യ

(ആരാദ്യം പറയും)

അഗ്നി കുടിച്ചു
മയങ്ങിയ ജീവൻ
പാട്ടുകയാണെന്റെ
വിളക്കേ
എരിയുന്നു
നീയും ഞാനും
എരിയുന്നു
നീയും ഞാനും

(ആരാദ്യം പറയും)

ചിത്രം
മഴ

Babu Edakochi

ആരാരുമറിയാതെ

ആരാരുമറിയാതെ അവളുടെ നെറുകയിൽ
ആയിരം കൈവിരലാലെ
അകലെ നിന്നിന്നലെ തഴുകിയിരുന്നുവോ
അഴകാർന്ന സൂര്യവാൽസല്യം
അറിയാത്ത സ്നേഹവാൽസല്യം

(ആരാരു)

മഴയുടെ താരാട്ടിൽ മനസ്സു ഉറക്കുന്ന
കനവിന്റെ കടലിനെ പോലെ
ഇനിയുമുറങ്ങാതെ കാത്തുനിൽപ്പാണു നീ
ഇത്തിരി ഈറൻ നിലാവിനായി
ഇളനീർ തുള്ളി നിലാവിനായി

(ആരാരു)

തുഴയുടെ തുമ്പാലെ കടവിലടുക്കുന്ന
കാറ്റുപായ് വഞ്ചിയെ പോലെ
ഒരു തിരി തുമ്പുമായ് ദൂരത്തു മിന്നുമീ
ചെറു ശരറാന്തൽ എന്നപോലെ
വെറുതെ മൂകമായ് എരിയുന്നു നീ

(ആരാരു)

ചിത്രം
അകലെ

പാടിയത് കാർത്തിക്, ശ്രേയ ഘോഷാൽ	രചന ആർ.വേണുഗോപാൽ	സംഗീതം വിദ്യാസാഗർ

167

ആരെഴുതിയാവോ

ആരെഴുതിയാവോ ആകാശനീലം
എൻ നേരേ നീളും കണ്ണിലുടനീളം
ആരേകിയാവോ കൈവിരൽത്തുമ്പിൽ
ഞാനിന്നു ചൂടും കുളിരിന്റെ ഹാരം
നിന്നാഴക്കണ്ണിൽ അലതല്ലും
വെൺതിര വന്നു പുൽകും മൺതരിയല്ലോ ഞാൻ
നിന്നോമൽ കൈകൾ മെല്ലെ മീട്ടും തൻ തന്ത്രി
സാന്ദ്രം മൂളും പൊൻവീണയല്ലോ ഞാൻ...
തെയ് ആമാ മോർ..തെയ് ആമാ..ആമാ..ആമാ..ആമാ..മോർ (2)
(ആരെഴുതിയാവോ)
ഞാനും നീയും കാറ്റിൻ കൈയിൽ തെന്നിത്തെന്നി ദൂരം പോകും
പൂമ്പാറ്റകൾ ഹൊയ്
പോകും നേരം പൂവിൻ നെഞ്ചിൽ മെല്ലെ മുത്തി നമ്മൾ മൂളും
തേൻപാട്ടുകൾ
കുറുകും ഈ പാട്ടിനായ് പൈങ്കാട്ടുകൾ കാതോർക്കുമോ
വഴിയിൽ പൂവാകകൾ ചെമ്പൂമഴ പെയ്തീടുമോ
പെയ്തുലഞ്ഞ പൂവനങ്ങൾ നെയ്തീടുന്ന പാതയോരം
കോകിലങ്ങളായിരങ്ങളോ
തെയ് ആമാ മോർ..തെയ് ആമാ..ആമാ..ആമാ..ആമാ..മോർ (2)
(ആരെഴുതിയാവോ)
എന്നിൽ നീയും നിന്നിൽ ഞാനും മെല്ലെ ചേരും
ഒന്നായ്ത്തീരും ഈ വേളയിൽ ഹൊയ്
ഉള്ളിനുള്ളിൽ വിങ്ങും മോഹം മഞ്ഞിൻ മാറിൽ
തീയായ് പെയ്യും ഈ വേളയിൽ
അഴകേ നിൻ നാഴിയിൽ ഞാൻ സൂര്യനായ് മുങ്ങീടവേ
പടരും ചെന്തീക്കനൽ ചായങ്ങളിൽ നീ ചോക്കവേ
സംഗമത്തിൽ മോഹവേഗം കൊണ്ടു നിൽക്കും
കണ്ണിൽ മിന്നും താരകങ്ങളായിരങ്ങളോ
തെയ് ആമാ മോർ..തെയ് ആമാ..ആമാ..ആമാ..ആമാ..മോർ (2)
(ആരെഴുതിയാവോ)

ചിത്രം
ജാതകം

ആട്ടു പാമ്പേ

ആട്ടു പാമ്പേ ആടാട്ടു പാമ്പേ
ആട്ടു പാമ്പേ ആടാട്ടു പാമ്പേ ആടാട്ടു പാമ്പേ...
ആട്ടു പാമ്പേ ആടാട്ടു പാമ്പേ കാവിലിളം പാമ്പേ...
എന്തു കണ്ടിട്ട് ഏതേതു കണ്ടിട്ട് ആടാട്ടു പാമ്പേ...
എന്തു കണ്ടിട്ട് ഏതേതു കണ്ടിട്ട് ആടാട്ടു പാമ്പേ...
പാലും നൂറും കണ്ടിട്ടാട്ടു, ആടാട്ടു പാമ്പേ...
പാലും നൂറും കണ്ടിട്ടാട്ടു, ആടാട്ടു പാമ്പേ...
(ആട്ടുപാമ്പേ ആടാട്ടു പാമ്പേ)
പാക്കനാരുടെ മുല്ലത്തറയിൽ വന്നാടാട്ടു പാമ്പേ...(2)
നാലുകാലുപന്തലകത്തുനിന്ന് ആടാട്ടു പാമ്പേ...(2)
(ആട്ടു പാമ്പേ ആടാട്ടു പാമ്പേ)
പന്തലില് മഞ്ഞക്കളം കണ്ടിട്ടാടാട്ടു പാമ്പേ...(2)
മഞ്ഞപ്പൊടി വാരിയെറിഞ്ഞാൽ ആടാട്ടു പാമ്പേ...(2)
(ആട്ടു പാമ്പേ ആടാട്ടു പാമ്പേ)
ചൊപ്പകച്ച കഴുത്തിലണിഞ്ഞാലാടാട്ടു പാമ്പേ...(2)
പള്ളിവാള് കൈയിലെടുത്താലാടാട്ടു പാമ്പേ...(2)
(ആട്ടുപാമ്പേ ആടാട്ടു പാമ്പേ)
പാക്കനാരുടെ വട്ടമുടി കണ്ടിട്ടാടാട്ടു പാമ്പേ...(2)
ചേലൊത്തപത്തിവിരിച്ചിട്ടാടാട്ടു പാമ്പേ...(2)
(ആട്ടു പാമ്പേ ആടാട്ടു പാമ്പേ)
ഏഴിലം പാല ചോട്ടില് വന്നിട്ടാടാട്ടു പാമ്പേ..(2).
പാമ്പിന്റെ ആട്ടാതുകണ്ടാല് ഞങ്ങളുമാടും പാമ്പേ..(2)
(ആട്ടു പാമ്പേ ആടാട്ടു പാമ്പേ)

ആൽബം
നാടൻ പാട്ടുകൾ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

169

ആരോ കമഴ്ത്തി

ആരോ കമഴ്ത്തി വെച്ചോരോട്ടുരുളി പോലെ
ആകാശത്താവണി തിങ്കൾ
ആകാശത്താവണി തിങ്കൾ
പഴകിയൊരോർമ്മയായ് മിഴിനീരു വാർക്കും (2)
പാഴിരുൾ തറവാടെൻ മുന്നിൽ
ഒരിക്കൽക്കൂടിയീ തിരുമുറ്റത്തെത്തുന്നു
ഓണനിലാവും ഞാനും
ഈ ഓണനിലാവും ഞാനും
(ആരോ....)

ഉണ്ണിക്കാലടികൾ പിച്ച നടന്നൊരീ
മണ്ണിനെ ഞാനിന്നും സ്നേഹിക്കുന്നു
ആർദ്രമാം ചന്ദനത്തടിയിലെരിഞ്ഞൊരെൻ
അച്ഛന്റെ ഓർമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നു
അരത്തുടം കണ്ണീരാലത്താഴം വിളമ്പിയോ-
രമ്മ തൻ ഓർമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നു
ഞാൻ അമ്മ തൻ ഓർമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നു
(ആരോ.....)

അന്നെന്നാത്മാവിൽ മുട്ടി വിളിച്ചൊരാ
ദിവ്യമാം പ്രേമത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നു
പൂനിലാവിറ്റിയാൽ പൊള്ളുന്ന നെറ്റിയിൽ
ആദ്യത്തെ ചുംബനം സൂക്ഷിക്കുന്നു
വേർപിരിഞ്ഞെങ്കിലും നീയെന്നെ ഏല്പിച്ച
വേദന ഞാനിന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നു
എന്റെ വേദന ഞാനിന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നു
(ആരോ....)

ആൽബം
ഉത്സവഗാനങ്ങൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ഹരിഹരൻ, ചിത്ര	വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ	ഇളയരാജ

170

ആരോ പാടുന്നു ദൂരെ

ആരോ പാടുന്നു ദൂരെ
ആത്മാവിൽ നോവുള്ള പോലെ
ഈറൻ മുളംതണ്ടിൽ നിശ്വാസമോടെ
പ്രാണന്റെ സംഗീതം ചേരുന്ന പോലെ
ഓർമ്മ വന്നൊരുമ്മ തന്ന പോലെ
(ആരോ ഹോയ്....)

ജീവിതമെന്നുമെന്നും ഒരു പ്രേമ കടങ്കഥയല്ലേ
ഉത്തരമൊന്നു തേടും മനമൊത്തിരിയോടുകയില്ലേ
പൂത്തുലഞ്ഞ വാസന്തമായ് വന്നു ചേരുകില്ലേ
വേനലുള്ള ഗ്രീഷ്മങ്ങളായ് പിന്നെ മാറുകില്ലേ ഹോയ്
പുഞ്ചിരി ചൂടുകയില്ലേ അതിലശ്രുകണങ്ങളുമില്ലേ
സുന്ദരസന്ധ്യകളില്ലേ അവ കുരിരുളാവുകയില്ലേ
സുഖസങ്കടസംഗമമുള്ളൊരു വാഹിനി നീ
(ആരോ ഹോയ്....)]

മോഹനവീണ മൂളും സദിരാടിയ നാളുകളില്ലേ
നേരിയ നൊമ്പരങ്ങൾ വിരലോടിയ നാദവുമില്ലേ
വർഷകാലവാത്സല്യമോ പെയ്തിറങ്ങുകില്ലേ
ഹർഷമെന്ന ഹേമന്തമോ വിങ്ങലാവുകില്ലേ ഹോയ്
സ്നേഹവിരുന്നുടനീളം നിറ തേനറയാവുകയില്ലേ
മൂകതയെന്ന മരാളം ചില നേരമുറുമ്മുകയില്ലേ
മഴവില്ലൊളി കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞൊരു വേദന നീ
(ആരോ ഹോയ്....)

ചിത്രം
കഥ തുടരുന്നു

171

ആരോ വിരൽ നീട്ടി

ആരോ വിരൽ നീട്ടി മനസ്സിൻ മൺവീണയിൽ...
ഏതോ മിഴിനീരിൻ ശ്രുതി മീട്ടുന്നു മൂകം...
തളരും തനുവോടെ... ഇടറും മനമോടെ...
വിടവാങ്ങുന്ന സന്ധ്യേ..
വിരഹാർദ്രയായ സന്ധ്യേ....
ഇന്നാരോ വിരൽ നീട്ടി
മനസ്സിൻ മൺവീണയിൽ...

വെണ്ണിലാവുപോലും
നിനക്കിന്നെരിയും വേനലായി...
വർണ്ണരാജിനീട്ടും വസന്തം വർഷശോകമായി...
നിന്റെ ആർദ്രഹൃദയം തുവൽ ചില്ലുടഞ്ഞ പടമായി....
ഇരുളിൽ പറന്നു മുറിവേറ്റുപാടുമൊരു
പാവം പൂവൽ കിളിയായ് നീ......
(ആരോ വിരൽ നീട്ടി)

പാതിമാഞ്ഞ മഞ്ഞിൽ പതുക്കെ
പെയ്തൊഴിഞ്ഞ മഴയിൽ...
കാറ്റുമിന്നിമായും വിളക്കായ്
കാത്തു നിൽപ്പതാരേ...
നിന്റെ മോഹശകലം
പീലി ചിറകൊടിഞ്ഞ ശലഭം...
മനസ്സിൽ മെനഞ്ഞ മഴവില്ല മായ്ക്കുമൊരു
പാവം കണ്ണീർ മുകിലായ് നീ....
(ആരോ വിരൽ നീട്ടി)

ചിത്രം
പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ജാനകി

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
ദക്ഷിണാമൂർത്തി

ആലാപനം

ആലാപനം.. ആ...........ആലാപനം ..(2)
അനാദിമദ്ധ്യാന്തമീ വിശ്വചലനം (2)
അനവദ്യ സംഗീതാലാപനം (2)
ആലാപനം...ആ ....ആലാപനം
ആലാപനം
കോടനകോടി ശ്രുതികളിലുണരും
കോടാനകോടി സ്വരങ്ങളിലൂടെ (കോടാനകോടി)
അജ്ഞാതമാം കളകണ്ഠത്തിൽ നിന്നും (2)
അഭംഗുരമായനസ്യൂതമായ് ഉതിരും (2)
ആലാപനം....ആ ....ആലാപനം
ആ.... ആലാപനം.. ആ്...ആലാപനം
ആലാപനം..... ആ........
ജീവനസങ്കല്പ ലഹരിയിൽ മുങ്ങും
ഈ വസുന്ധര ഒരു ദുഃഖരാഗം (ജീവനസങ്കല്പ)
ഗിരിനിരകൾ അതിന്നാരോഹണങ്ങൾ
ആ... അംബോധികൾ അതിന്നവരോഹണങ്ങൾ
ആ... ആരോഹണങ്ങൾ അവരോഹണങ്ങൾ
സസസ ഗഗഗ മമമ പപ ഗമപനിധ ആരോഹണങ്ങൾ
സനിരിനി,ധ മപധ മാഗരിസനിധ അവരോഹണങ്ങൾ
പമഗമഗ പമഗമഗ നിധ സനിഗരി ആരോഹണങ്ങൾ
സനിസ പധപ നിധനി പധ മപ മഗരി അവരോഹണങ്ങൾ
(സ്വരങ്ങൾ)
സസസ ഗഗഗ മമപ ഗമപനിധ ആരോഹണങ്ങൾ
മമമ രിരിരി നിനി സനിസ ധനിപധ
രിരിരി നിനിനി ധധനിധ സനിധപമ
ഗഗഗ ഗഗഗ മഗരിനിധമഗരി അവരോഹണങ്ങൾ
ആലാപനം.. ആലാപനം.. ആലാപനം..
താരാപഥത്തെ നയിക്കുമീ താളം
സത്യമായ് ഉതിപ്പു പരമാണുവിലും (താരാപഥത്തെ)
ആരു വലിയവൻ ആരു ചെറിയവൻ (2)
ഈ സച്ചിദാനന്ദ സംഗീതമേളയിൽ
ആലാപനം...ആലാപനം....ആലാപനം

ചിത്രം
ഗാനം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, സുശീല	ബിച്ചു തിരുമല	ഇളയരാജ

BabuEdakochi

ആലാപനം

ആലാപനം തേടും തായ് മനം (2)
വാരിളം പൂവേ ആരീരം പാടാം
താരിളം തേനേ ആരിരോ ആരോ
(ആലാപനം)

നീറി നീറി നെഞ്ചകം
പാടും രാഗം താളം പല്ലവി
സാധകം മറന്നതിൻ
തേടും മൂകം ഈ നീലാമ്പരീ
വീണയിൽ... ഇഴപഴകിയ വേളയിൽ
ഓമനേ... അതിശയസ്വരബിന്ദുവായ്
എന്നും എന്നെ മീട്ടാൻ
താനേ ഏറ്റുപാടാൻ (2)
ഓ.... ശ്രുതിയിടും ഒരു പെൺമനം
(ആലാപനം)

ആദിതാളമായിയെൻ കരതലമറിയാതെനീ
ഇന്നുമേറെയോർമ്മകൾ
പൊന്നും തേനും വയമ്പും തരും
പുണ്യമീ ജതിസ്വരലയബന്ധനം
ധന്യമീ മുഖമനസുഖസംഗമം
മൌനം പോലും പാടും കാലം നിന്നു തേങ്ങും(2)
ഓ... സുഖകരമൊരു നൊമ്പരം...
(ആലാപനം)

ചിത്രം
എന്റെ സൂര്യപുത്രിയ്ക്ക്

174

ആലായാൽ തറ വേണം

ആലായാൽ തറ വേണം
അടുത്തൊരമ്പലം വേണം
ആലിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം
കുളിപ്പാനായ് കുളം വേണം
കുളത്തിൽ ചെന്താമര വേണം
കുളിച്ച് ചെന്നകം പൂക്കാൻ ചന്ദനം വേണം
പൂവായാൽ മണം വേണം
പൂമാനായാൽ ഗുണം വേണം
പൂമാനിനിമാർകൾ അടക്കം വേണം

യുദ്ധത്തിങ്കൽ രാമൻ നല്ല,
കുലത്തിങ്കൽ സീത നല്ല
ഊണുറക്കമുപേക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്മണൻ നല്ല
പടയ്ക്ക് ഭരതൻ നല്ല
പറവാൻ പൈങ്കിളി നല്ല
പറക്കുന്ന പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ നല്ല

നാടായാൽ നൃപൻ വേണം
അരികിൽ മന്ത്രിമാർ വേണം
നാടിനു ഗുണമുള്ള പ്രജകൾ വേണം
മങ്ങാട്ടച്ചനു ന്യായം നല്ല മംഗല്യത്തിനു സ്വർണ്ണേ നല്ല
മങ്ങാതിരിപ്പാൻ നിലവിളക്ക് നല്ല.
പാല്യത്തച്ചനുപായം നല്ല
പാലിൽ പഞ്ചസാര നല്ല
പാരാതിരിപ്പാൻ ചില പദവി നല്ല
(ആലായാൽ)

ചിത്രം
ആലോലം

പാടിയത്
ജാനകി, ശൈലജ

രചന
ബിച്ചുതിരുമല

സംഗീതം
ഇളയരാജ

175

ആലിപ്പഴം പെറുക്കാം

ആലിപ്പഴം പെറുക്കാം പീലിക്കുട നിവർത്തി (2)
പൂങ്കുരുവീ പൂവാങ്കുരുവീ
പൊന്നോലഞ്ഞാലിക്കുരുവീ
ഈ വഴി വാ
(ആലിപ്പഴം...)

അപ്പൂപ്പൻ താടിയിലൂപ്പിട്ടു കെട്ടുന്ന
ചെപ്പടി വിദ്യ കാണാം
തല കീഴായ് നീന്താം തല കീഴായ് നീന്താം
അമ്മൂമ്മ വന്നു കുടഞ്ഞിട്ടു കെട്ടുന്ന
തെമ്മാടി വേല കാണാം
കുടമാറ്റം കാണാം പല കൂട്ടം കൂടാം
കരിമാറാലയിൽ കളിയൂഞ്ഞാലിടാം (2)
കൈയ്യോടു കൈ കോർത്തു കൂത്താടാം
(ആലിപ്പഴം...)

കെട്ടിലും കട്ടിലും മച്ചിലും തച്ചിലും
കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പാടാം
തുടി താളം കൂടാം തുടി താളം കൂടാം
വട്ടം കറങ്ങുന്ന പങ്കപ്പുറത്തിരുന്നൊപ്പം സവാരി ചെയ്യാം
ചുവരിന്മേലോടാം പൊയ്ക്കോലം തുള്ളാം
വിരലാട്ടങ്ങളിൽ വിളയാട്ടങ്ങളായ് (2)
തമ്മിൽ തരം പോലെ ചാഞ്ചാടാം
(ആലിപ്പഴം..)

ചിത്രം
മൈഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
മോഹൻ സിത്താര

176

ആലിലക്കണ്ണാ

ആലിലക്കണ്ണാ നിന്റെ മുരളിക കേൾക്കുമ്പോൾ
എൻ മനസ്സിൽ പാട്ടുണരും ആയിരം കനവുണരും
ആലിലക്കണ്ണാ നിന്റെ മുരളിക കേൾക്കുമ്പോൾ
എൻ മനസ്സിൽ പാട്ടുണരും ആയിരം കനവുണരും
ഉയിരിൻ വേദിയിൽ സ്വരകന്യകമാർ നടമാടും
ആലിലക്കണ്ണാ നിന്റെ മുരളിക കേൾക്കുമ്പോൾ
എൻ മനസ്സിൽ പാട്ടുണരും ആയിരം കനവുണരും
വഴിയമ്പലത്തിൽ വഴി തെറ്റി വന്നൃ
ഞാനൊരു വാനമ്പാടി (2)
ഒരു ചാൺ വയറിനു ഉൾത്തുടി താളത്തിൽ
കണ്ണീർ പാട്ടുകൾ പാടാം ഞാൻ
കണ്ണീർ പാട്ടുകൾ പാടാം ഞാൻ
ഓ..ഓ..ഓ..
ആലിലക്കണ്ണാ നിന്റെ മുരളിക കേൾക്കുമ്പോൾ
എൻ മനസ്സിൽ പാട്ടുണരും ആയിരം കനവുണരും
വേദനയെല്ലാം വേദാന്തമാക്കി
ഞാനിന്നൊരീണം പാടീ (2)
സുന്ദര രാഗത്തിൽ സിന്ദൂര കിരണങ്ങൾ
കുരുടന്നു കൈവഴിയായി.. കുരുടന്നു കൈ വഴിയായി
ഓ..ഓ.ഓ..
ആലിലക്കണ്ണാ നിന്റെ മുരളിക കേൾക്കുമ്പോൾ
എൻ മനസ്സിൽ പാട്ടുണരും ആയിരം കനവുണരും
ഉയിരിൻ വേദിയിൽ സ്വരകന്യകമാർ നടമാടും
ആലിലക്കണ്ണാ നിന്റെ മുരളിക കേൾക്കുമ്പോൾ
എൻ മനസ്സിൽ പാട്ടുണരും
ആയിരം കനവുണരും

ചിത്രം
വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ
ഞാനും

പാടിയത്
ഹേമലത

രചന
മങ്കൊമ്പ്

സംഗീതം
രവീന്ദ്ര ജയിൻ

177
ആശ്രിതവത്സലനേ കൃഷ്ണാ

ആശ്രിതവത്സലനേ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ
അഭയം നീയരുള്ള അഭയം നീ അരുള്ള
ആപൽബാന്ധവനേ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ
ആലംബം നീയരുള്ള ആലംബം നീയരുള്ള
ആശ്രിതവത്സലനേ
മാനവർ ഇരുളിൽ വലയുമ്പോൾ
ധർമാർത്ഥ ച്യുതിയിൽ അലയുമ്പോൾ
മാനവർ ഇരുളിൽ വലയുമ്പോൾ
ധർമാർത്ഥ ച്യുതിയിൽ അലയുമ്പോൾ
പാപഭാരങ്ങളിൽ നിന്നഭയം ഈ
പാദാരവിന്ദത്തിൽ സന്നിധാനം സന്നിധാനം
ആശ്രിതവത്സലനേ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ
അഭയം നീയരുള്ള അഭയം നീ അരുള്ള
ആപൽബാന്ധവനേ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ
ആലംബം നീയരുള്ള ആലംബം നീയരുള്ള
ആശ്രിതവത്സലനേ

പഞ്ചാഗ്നി നടുവിൽ പിടയുമ്പോൾ
പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും പുകയുമ്പോൾ (2)
പാപഭാരങ്ങളിൽ നിന്നഭയം, ഈ
പാദാരവിന്ദത്തിൽ സന്നിധാനം സന്നിധാനം
ആശ്രിതവത്സലനേ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ
അഭയം നീയരുള്ള അഭയം നീ അരുള്ള
ആപൽബാന്ധവനേ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണാ
ആലംബം നീയരുള്ള ആലംബം നീയരുള്ള
ആശ്രിതവത്സലനേ

ചിത്രം
സുജാത

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജാനകി	വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ	വിദ്യാസാഗർ

178

ആഴക്കടലിന്റെ

ആഴക്കടലിന്റെ അങ്ങേക്കരയിലായ്
നേരം വെളുക്കുന്ന മേട്ടിൽ
അമ്പിളിമാമനെ പോലെന്റെ മാറിലായ്
ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന മുത്തേ
കണ്ണിലായെണ്ണയൊഴിച്ചു കൊണ്ടെത്ര നാൾ
കാത്തിരുന്നു ഞാനിരുട്ടിൽ
ഇന്നെന്റെ മൺകുടിൽ മുന്നിലേ തിണ്ണയിൽ
പൊന്നായ് മിന്നുംം വിളക്കേ (ആഴ...)
അമ്പാടി തന്നിലെ ഉണ്ണിയെ പോലെ നീ
കൊമ്പനാണെങ്കിലും കണ്ണേ
അമ്മൂമ്മപൂതിയാലീ കുഞ്ഞു കാതിലായ്
രാധയെന്നാദ്യമായ് ചൊല്ലാം
ഇല്ലില്ലാമുത്തിയെ കണ്ടു മയങ്ങു നീ
നല്ല കിനാവുള്ള കണ്ണിൽ
ഇത്തിരി കണ്മഷി മെല്ലെ പുരട്ടുവാൻ
ഒത്തിരി മോഹിച്ചു പോയി (ആഴ..)
ഏലേലൊ..ഏലോ..ഏലേലോ....
വെള്ളവാവുള്ളൊരു രാവിലായ് നീ കൊച്ചു
വള്ളം തുഴഞ്ഞൊന്നു പോയാൽ
വെള്ളി വിതാനിച്ച വെള്ളാരം കല്ലുള്ള
കൊട്ടാര മുറ്റത്തു ചെല്ലാം
കടലമ്മയോടിന്നു ചോദിക്കുമൊക്കെയും
സമ്മാനമായ് തന്നെ വാങ്ങാം
നീ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടു പോരേണമെങ്കിലോ
തീരത്തു കണ്ണാളു വേണം
നിന്നെ മോഹിച്ച പെണ്ണാളു വേണം (ആഴ...)

ചിത്രം
ചാന്തുപൊട്ട്

പാടിയത്
പി.ജയചന്ദ്രൻ

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
മോഹൻ സിത്താര

Babu Edakochi

ഇതളൂർന്നു വീണ

ഇതളൂർന്നു വീണ പനിനീർദലങ്ങൾ
തിരിയേ ചേരും പോലേ
ദലമർമ്മരങ്ങൾ ശ്രുതിയോടു ചേർന്നു മൂളും പോലെ
വെൺചന്ദ്രനീ കൈക്കുമ്പിളിൽ പൂപോലെ വിരിയുന്നു
മിഴി തോർന്നൊരീ മൗനങ്ങളിൽ
പുതുഗാനമുണരുന്നു

(ഇതളൂർന്നു...)

നനയുമിരുളിൻ കൈകളിൽ നിറയെ മിന്നൽവളകൾ
അമരയിലയിൽ മഴനീർ മണികൾ തൂവി പവിഴം
ഓർക്കാനൊരു നിമിഷം
നെഞ്ചിൽ ചേർക്കാനൊരു ജന്മം
ഈയോർമ്മ പോലുമൊരുത്സവം ജീവിതം ഗാനം

(ഇതളൂർന്നു...)

പകലു വാഴാൻ പതിവായി വരുമീ സൂര്യൻ പോലും
പാതിരാവിൽ പടികളിറങ്ങും താനേ മായും
കരയാതെടീ കിളിയേ കണ്ണേ തൂവാതെൻ മുകിലേ
പുലർകാല സൂര്യൻ പോയ് വരും
വീണ്ടും ഈ വിണ്ണിൽ

(ഇതളൂർന്നു...)

ചിത്രം
തന്മാത്ര

Baby Edakochi

ഇന്ദുപുഷ്പം ചൂടി

ഇന്ദുപുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും രാത്രി
ചന്ദനപ്പൂമ്പുടവ ചാർത്തിയ രാത്രി (ഇന്ദു)
കഞ്ജബാണദൂതിയായ് നിന്നരികിലെത്തി
ചഞ്ചലേ നിൻ വിപഞ്ചിക തൊട്ടുണർത്തി
(ഇന്ദുപുഷ്പം)
ഏലസ്സിൽ അനംഗത്തിരുമന്ത്രങ്ങൾ കുറിച്ച
പൊൻനൂലിൽ കോർത്തീയരയിൽ അണിയിക്കട്ടെ..ആ.
(ഏലസ്സിൽ)
മാമുനിയെ മാൻകിടാവായ് മാറ്റും മന്ത്രം
നിസരിമരിസ നിസരിമ രിസരി
രിമപനിപമ രിമപനി പമപ
മപനിസനിപ മപനിസനിരി സനിസ
മാമുനിയെ മാൻകിടാവായ് മാറ്റും മന്ത്രം
താമരക്കണ്ണുനകളാൽ പകർത്തിവച്ച
(ഇന്ദുപുഷ്പം)
ഏതൊരുഗ്ര തപസ്വിക്കും പ്രാണങ്ങളിലാകെ
കുളിരേകുന്നൊരഗ്നിയായ് നീ പടരൂ ..ആ.
(എതൊരു)
പൂവല്ല പൂനിലാവിൻ കിരണമല്ലോ
ആ.ആ..ആ.
പൂവല്ല പൂനിലാവിൻ കിരണമല്ലോ
നിൻ ളമിഴികൾ അനംഗന്റെ പ്രിയ ബാണങ്ങൾ
(ഇന്ദു)

ചിത്രം
വൈശാലി

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
ദക്ഷിണാമൂർത്തി

Babu Edakochi

ഇന്നലെ നീയൊരു

ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദരരാഗമായെൻ
പൊന്നോടക്കുഴലിൽ വന്നൊളിച്ചിരുന്നു
മാമക കരാംഗുലീചുംബനലഹരിയിൽ
പ്രേമസംഗീതമായ് നീ പുറത്തു വന്നു
(ഇന്നലെ)

മാനത്തെ മട്ടുപ്പാവിൽ താരകാനാരിമാരാ
ഗാനനിർഝരി കേട്ടു തരിച്ചുനിന്നു
നീലമാമരങ്ങളിൽ ചാരിനിന്നിളം തെന്നൽ
താളമടിക്കാൻ പോലും മറന്നു പോയി
(ഇന്നലെ)

ഇന്നലെയൊരു നവവാസര സ്വപ്നമായി നീ
എൻ മനോമുകരത്തിൽ വിരുന്നുവന്നു
ചൈത്രസുഗന്ധത്തിന്റെ താലവൃന്ദത്തിൻ കീഴിൽ
മധ്യാഹ്ന മനോഹരി മയങ്ങിടുമ്പോൾ
മുന്തിരിക്കുലകളാൽ നൂപുരമണിഞ്ഞെത്തും
സുന്ദരവാസന്ത ശ്രീയെന്നപോലെ
മുഗ്ദ്ധാനുരാഗത്തിന്റെ പാനഭാജനം നീട്ടി
നൃത്തവിലാസിനി നീ അരികിൽ വന്നു
(ഇന്നലെ)

ചിത്രം
സ്ത്രീ

Babu Edakochi

ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ

ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കിനാവിന്റെ
പൊന്നിൻ ചിലമ്പൊലി കേട്ടുണർന്നു
(ഇന്നലെ)

മാധവമാസത്തിൽ ആദ്യം വിരിയുന്ന
മാതളപ്പൂമൊട്ടിൻ മണം പോലെ
ഓർക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഒരുങ്ങാതിരുന്നപ്പോൾ
ഓമനേ നീയെന്റെ അരികിൽ വന്നു...
(ഇന്നലെ)

പൌർണ്ണമി സന്ധ്യതൻ പാലാഴി നീന്തിവരും
വിണ്ണിലെ വെണ്മുകിൽ കൊടിപോലെ (2)
തങ്കക്കിനാവിങ്കൽ ഏതോ സ്മരണതൻ
തംബുരു ശ്രുതിമീട്ടി നീ വന്നു
(ഇന്നലെ)

വാനത്തിനിരുളിൽ വഴിതെറ്റി വന്നുചേർന്ന
വാസന്ത ചന്ദ്രലേഖ എന്നപോലെ (2)
മൂടുപടമണിഞ്ഞ മൂകസങ്കൽപ്പം പോലെ
മാടിവിളിക്കാതെ നീ വന്നു..
(ഇന്നലെ)

ചിത്രം
അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല

Babu Edakochi

ഇരു ഹൃദയ

ഇരു ഹൃദയങ്ങളിലൊന്നായ് വീശി
നവ്യ സുഗന്ധങ്ങൾ
ഇഷ്ടവസന്ത തടങ്ങളിൽ എത്തീ
ഇണയരയന്നങ്ങൾ
ഓ..ഓ..ഓ..
കൊക്കുകൾ ചേർത്തു ...
ഉം..ഉം..ഉം..
ചിറകുകൾ ചേർത്തു...
ഓ..ഓ..ഓ
കോമള കൂജന ഗാനമുതിർത്തു ...
ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ നിമിഷവും
ഓരോ മദിരാചഷകം...
ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും
ഓരോ പുഷ്പവിമാനം
എന്തൊരു ദാഹം.. എന്തൊരു വേഗം..
എന്തൊരു ദാഹം എന്തൊരു വേഗം
എന്തൊരു മധുരം എന്തൊരുന്മാദം
(ഇരുഹൃദയങ്ങളിൽ.)

വിണ്ണിൻ നീളേ പറന്നു പാറി പ്രണയകപോതങ്ങൾ
തമ്മിൽ പുൽകി കേളികളാടി തരുണമരാളങ്ങൾ
ഒരേ വികാരം.... ഒരേ വിചാരം...
ഒരേ വികാരം ഒരേ വിചാരം
ഒരേ മദാലസ രാസവിലാസം
(ഇരുഹൃദയങ്ങളിൽ..)

ചിത്രം
ഒരു മെയ്മാസ പുലരിയിൽ

184

ഇരുളിൻ മഹാനിദ്രയിൽ

ഇരുളിൻ മഹാനിദ്രയിൽ നിന്നുണർത്തി നീ
നിറമുള്ള ജീവിതപ്പീലി തന്നു
എന്റെ ചിറകിനാകാശവും നീ തന്നു
നിന്നാത്മ ശിഖരത്തിലൊരു കൂടു തന്നു...

ഒരു കുഞ്ഞുപൂവിലും തളിർക്കാറ്റിലും
നിന്നെ നീയായ് മണക്കുന്നതെങ്ങു വേറെ ...(2)
ജീവനൊഴുകുമ്പൊഴൊരു തുള്ളിയൊഴിയാതെ
നീ തന്നെ നിറയുന്ന പുഴയെങ്ങു വേറെ
കനിവിന്റെ ഇതളായി നിന്നെ പടർത്തി നീ
വിരിയിച്ചൊരാകാശമെങ്ങു വേറെ...

ഒരു കൊച്ചുരാപ്പാടി കരയുമ്പൊഴും
നേർത്തൊരരുവിതൻ താരാട്ട് തളരുമ്പോഴും (2)
കനവിലൊരു കല്ലുകനിമധുരമാവുമ്പോഴും
കാലമിടറുമ്പോഴും
നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാനെന്റെ ഹൃദയം
കൊരുത്തിരിക്കുന്നു
നിന്നിലഭയം തിരഞ്ഞുപോകുന്നു...

അടരുവാൻ വയ്യ... അടരുവാൻ വയ്യ..
നിൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നെനിക്കേതു
സ്വർഗ്ഗം വിളിച്ചാലും (2)
ഉരുകി നിന്നാത്മാവിന്നാഴങ്ങളിൽ വീണു
പൊലിയുമ്പോഴാണെന്റെ സ്വർഗ്ഗം
നിന്നിലടിയുന്നതേ നിത്യ സത്യം

ചിത്രം
ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ചിത്ര	സത്യൻ അന്തിക്കാട്	രവീന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

ഇല്ലിക്കാടും

ഇല്ലിക്കാടും ചെല്ലക്കാറ്റും
തമ്മിൽ ചേരും നിമിഷം
താരും തളിരും ചൂടും ഹൃദയം
മഞ്ഞും മഴയും മലരായ് മാറും

(ഇല്ലിക്കാടും)

താനേ പാടും മാനസം
താളം ചേർക്കും സാഗരം
ഈ വെയിലും കുളിരാൽ നിറയും
കണ്ണിൽ കരളിൽ പ്രണയം വിരിയും
കളിയും ചിരിയും നിറമായ് അലിയും

(ഇല്ലിക്കാടും)

മോഹം നൽകും ദൂതുമായ്
മേഘം ദൂരേ പോയ്‌വരും
തേനൊലിയായ് കിളികൾ മൊഴിയും
അരുവിക്കുളിരിൽ ഇളമീൻ ഇളകും
അരുമച്ചിറകിൽ കുരുവികൾ പാറും

(ഇല്ലിക്കാടും)

ചിത്രം
അടുത്തടുത്ത്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
പന്തളം ബാലൻ, രാധിക തിലക്	ഒ.എൻ.വി	രവീന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

ഇല്ലൊരു മലർച്ചില്ല

ഇല്ലൊരു മലർച്ചില്ല ചേക്കേറുവാൻ
ഇല്ല മുന്തിരിത്തോപ്പു രാപ്പാർക്കുവാൻ
കാത്തിരിക്കാനും ഇല്ലില്ല
സ്നേഹബാഷ്പമോരൊന്നും ഇരു നീർമിഴികൾ
ഇല്ലൊരു മലർച്ചില്ല ചേക്കേറുവാൻ

നിറനിലാവിനെ കണ്ടകലേ
കടൽത്തിരകൾ സ്നേഹജ്വരത്താൽ വിറക്കേ (2)
ദൃശ്യസീമകൾക്കപ്പുറം നിന്നേതോ
നിത്യ കാമുകൻ നിർത്താതേ പാടുന്നു
ഒറ്റ നക്ഷത്രമേ ചൊല്ലൂ നീയാരെ ഉറ്റു നോക്കുന്നു
വിരഹാർദ്രയായ്

ഇരവിനു പകൽ സസ്നേഹമേകിയ (2)
ഹൃദയകുങ്കുമം തൂകിപ്പൊയ് സന്ധ്യ
ഒന്നു തൊട്ടു തൊട്ടില്ലെന്നു മാത്രയിൽ
മിന്നി മാഞ്ഞു പകൽ രാത്രി ഏകയായ്
പോകയാമിനി ഒന്നിച്ചു നാമിനി
ഏക താരയെ മാറോടണച്ചവർ
ഇല്ലൊരു മലർച്ചില്ല ചേക്കേറുവാൻ

ചിത്രം
എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമ

187

ഇളം മഞ്ഞിൻ

ഇളം മഞ്ഞിൻ കുളിരുമായൊരു കുയിൽ
മിഴിചെപ്പിൻ വിരഹ കദന കടൽ..
ഹൃദയമുരളിക തകർന്നു പാടുന്ന ഗീതം
രാഗം ശോകം..ഗീതം രാഗം ശോകം..
ഇളം മഞ്ഞിൻ കുളിരുമായൊരു കുയിൽ..
മിഴിചെപ്പിൽ വിരഹ കദന കടൽ..
ഹൃദയമുരളിക തകർന്നു പാടുന്ന ഗീതം..
രാഗം ശോകം..ഗീതം രാഗം ശോകം..

ചിറകൊടിഞ്ഞ കിനാക്കളിൽ..
ഇതൾ പൊഴിഞ്ഞ സുമങ്ങളിൽ..
ചിറകൊടിഞ്ഞ കിനാക്കളിൽ..
ഇതൾ പൊഴിഞ്ഞ സുമങ്ങളിൽ..
നിഴൽ പടർന്ന നിരാശയിൽ..
തരള മന്ത്ര വികാരമായ്..
നീ എന്റെ ജീവനിൽ ഉണരൂ ദേവാ..
[ഇളം മഞ്ഞിൻ.]

മോഹഭംഗമനസ്സിലെ..ശാപപങ്കില നടകളിൽ..
മോഹഭംഗമനസ്സിലെ..ശാപപങ്കില നടകളിൽ..
തൊഴുതു നിന്ന പ്രദോഷമായ്..
അകലുമാത്മ മനോഹരി..
നീയെന്റെ പ്രാണനിൽ അലിയൂ വേഗം..
[ഇളം മഞ്ഞിൻ..]

ചിത്രം
നിന്നിഷ്ടം എന്നിഷ്ടം

Babu Edakochi

ഇളവന്നൂർ മഠത്തിലെ

ഇളവന്നൂർ മഠത്തിലെ ഇണക്കുയിലേ.. മാറിൽ
കളഭക്കുട്ടണിഞ്ഞുകൊണ്ടുറക്കമായോ....
വിരഹത്തിൻ ചൂടുണ്ടോ വിയർപ്പുണ്ടോ.. നിന്നെ
വീശുവാൻ മേടക്കാറ്റിൻ വിശറിയുണ്ടോ.....

(ഇളവന്നൂർ മഠത്തിലെ)

കളിവള്ളം കെട്ടിയിട്ടു പുഴക്കടവിൽ ഞാൻ
മലരണിവാകച്ചോട്ടിൽ മയങ്ങുമ്പോൾ...
കനവിന്റെ കളിത്തേരിൽ വന്നില്ലേ.. സ്നേഹ
കളിവാക്കു പറഞ്ഞെന്നെ ക്ഷണിച്ചില്ലേ....
ക്ഷണിച്ചില്ലേ...

(ഇളവന്നൂർ മഠത്തിലെ)

പതിനഞ്ചാം വാവിലെ പാലാഴിത്തിരമാല
പടകാളിമുറ്റത്തെത്തി വിളിക്കുന്നു....
പുളിയിലക്കരമുണ്ടു പുതച്ചാട്ടേ.. നിന്റെ
സഖിമാരെ ഉണർത്താതെ വന്നാട്ടേ..
വന്നാട്ടേ....

(ഇളവന്നൂർ മഠത്തിലെ)

പാടിയത്
ബിജു നാരായണൻ

രചന
രാജീവ് ആലുങ്കൽ

സംഗീതം
വിജയ് കരുൺ

189

ഇഷ്ടമാണെന്നാദ്യം

ഇഷ്ടമാണെന്നാദ്യം ചൊല്ലിയതാരാണ്
അറിയില്ല ഞാനോ നീയോ
മറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാദ്യം അറിഞ്ഞതും
അറിയില്ല നീയോ ഞാനോ
ആദ്യാനുരാഗ ഗാനമേ മോഹമേ
പിരിയില്ല ഞാൻ
(ഇഷ്ടമാണെന്നാദ്യം...)
കാണവാനേറെ ഭംഗിയാണെന്നാദ്യം
കാതോരമോതിയതാര്
ഒരു വാക്കും പറയാതെ ഒരു നൂറു കാര്യങ്ങൾ
പറയാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന്
ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും അറിയുന്നു ഞാനിന്ന്
ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും അറിയുന്നു ഞാനെന്റെ
ഓമനേ നീയെന്റെ ജീവനെന്ന്
പ്രേമാർദ്ര രാഗഭാവമേ സ്വപ്നമേ പിരിയില്ല ഞാൻ
(ഇഷ്ടമാണെന്നാദ്യം...)
നീല നിലാവിൽ നമ്മളിരാദ്യം കണ്ടതെന്നറിയില്ലല്ലോ
ആദ്യത്തെ പിണക്കവും പിന്നത്തെ ഇണക്കവും
ആരുടേതെന്നറിയാമോ
ഓരോ നിമിഷവും നിറയുന്ന മനസിൽ
ഓരോ നിമിഷവും നിറയുന്ന മനസിൽ
അനുഭൂതിയായ് നിൻ രമ്യരൂപം
സ്നേഹാർദ്ര ജീവപുണ്യമേ സ്വന്തമേ
(ഇഷ്ടമാണെന്നാദ്യം...)

ആൽബം
ഇഷ്ടമാണ്

Babu Edakochi

ഈറനടുത്തുംകൊണ്ടംബരം

ഈറനടുത്തുംകൊണ്ടംബരം ചുറ്റുന്ന
ഹേമന്തരാവിലെ വെണ്മുകിലേ
കണ്ണീരിൽ മുങ്ങിയൊരെൻ കൊച്ചുകിനാവുകൾ
എന്തിനീ ശ്രീകോവിൽ ചുറ്റിടുന്നൂ വൃഥാ
എന്തിനീ ദേവനെ കൈകൂപ്പുന്നു

(ഈറനടുത്തും)

കൊട്ടിയടച്ചൊരീ കോവിലിൻ മുന്നിൽ ഞാൻ
പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടു നിന്നാലും
വാടാത്ത പ്രതീക്ഷ തൻ വാസന്തിപ്പൂമാല
വാങ്ങുവാനാരും അണയില്ലല്ലോ

(ഈറനടുത്തും)

മാനവഹൃദയത്തിൻ നൊമ്പരം കാണാതെ
മാനത്തു ചിരിക്കുന്ന വാർത്തിങ്കളേ
മൂടുപടമണിഞ്ഞ മൂഢവികാരത്തിൻ
നാടകം കണ്ടുകണ്ടു മടുത്തുപോയോ

(ഈറനടുത്തും)

ചിത്രം
ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ്

പാടിയത് ശ്രേയ ഘോഷാൽ	രചന ഹരിനാരായണൻ	സംഗീതം ഗോപി സുന്ദർ

191

ഈറൻ കാറ്റിൻ

ഈറൻ കാറ്റിൻ ഈണംപോലെ
തോരാമഞ്ഞിൻ ുവൽപോലെ
നോവും നെഞ്ചിൻ രാക്കൂട്ടിൽ വാ വാ മെല്ലെ മെല്ലെ (2)
ഈ.. മഴ ജനലിനഴിയിൽ പൊഴിയും മധുരതാളം
നിലാ..മഴ മുഴുകി വിടരും അരുണ മലരായി ഞാൻ
ഖയാൽ പാടാൻ പ്രിയാ.. കാതോർക്കാൻ
വരൂ മെല്ലെ മെല്ലെ മെല്ലെ
(ഈറൻ കാറ്റിൻ ഈണംപോലെ)
ഇഷലിനിതളിൽ എഴുതുമീ പ്രണയമലിയും മൊഴികളിൽ
മനസ്സിൻ കൊലുസ്സ പിടയവേ കനവിലിനിയുമറിയൂ നീ
മണിമുകിലിൻ മറവിലൊളിയും മിഴിയിലാരോ ..
നീലിമ പോൽ
കളിചിരിതൻ ചിറകിൽ പതിയേ തഴുകവേ സ്വരമായി
ഖയാൽ പാടാൻ പ്രിയാ.. കാതോർക്കാൻ
വരൂ മെല്ലെ മെല്ലെ മെല്ലെ
(ഈറൻ കാറ്റിൻ ഈണംപോലെ)
നനവുപൊഴിയും പുലരിയിൽ ഇലകൾ ചിതറും വഴികളിൽ
വെയിലിൽ മണികൾ അലസമായി
തനുവിൽ പുണരും പുളകമായി
നിറശലഭമായെന്റെ അരികിൽ വന്നെന്നെ
നുകരൂ തേനലയായി
ഒരു നിനവിൻ കുളിരിൽ തരളമൊഴുകി ഞാൻ
നദിയായി
ഖയാൽ പാടാൻ പ്രിയാ.. കാതോർക്കാൻ
വരൂ മെല്ലെ മെല്ലെ
(ഈറൻ കാറ്റിൻ ഈണംപോലെ)

ചിത്രം
സലാലാ മൊബൈൽസ്

പാടിയത്
ശ്രീകുമാർ

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
കണ്ണൂർ രാജൻ

BabyEdakochi

ഈറൻ മേഘം

ഈറൻ മേഘം പൂവും കൊണ്ടേ
പൂജയ്ക്കായ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ
പൂങ്കാറ്റും സോപാനം പാടുമ്പോൾ
പൂക്കാരി നിന്നെ കണ്ടു ഞാൻ...

(ഈറൻ മേഘം)

ആ..ആ..ആ..ആ.... ആ..
മഴ കാത്തു കഴിയുന്ന മനസ്സിന്റെ വേഴാമ്പൽ
ഒരു മാരിമുകിലിനെ പ്രണയിച്ചു പോയ്
പൂവമ്പനമ്പലത്തിൽ പൂജയ്ക്കു പോകുമ്പോൾ
പൊന്നും മിന്നും നിന്നെ അണിയിക്കും ഞാൻ...
ആ..ആ..ആ..ആ...വാനിടം മംഗളം ആലപിക്കേ..
ഓമനേ നിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും

(ഈറൻ മേഘം)

വെൺമേഘ ഹംസങ്ങൾ തൊഴുതു വലംവെച്ചു
സിന്ദൂരം വാങ്ങുന്ന ഈ സന്ധ്യയിൽ..
നെറ്റിയിൽ ചന്ദനവും ചാർത്തി നീ അണയുമ്പോൾ
മുത്തം കൊണ്ടു കുറിചാർത്തിയ്ക്കും ഞാൻ..
ആ..ആ..ആ..ആ.. ആ..
വേളിക്കു ചൂടുവാൻ പൂ പോരാതെ
മാനത്തും പിച്ചകപ്പൂ വിരിഞ്ഞു

(ഈറൻ മേഘം)

ചിത്രം
ചിത്രം

Babu Edakochi

ഉത്തരാസ്വയംവരം

ഉത്തരാസ്വയംവരം കഥകളി കാണുവാൻ
ഉത്രാടരാത്രിയിൽ പോയിരുന്നു...
കാഞ്ചനക്കസവുള്ള പൂഞ്ചേലയുടുത്തവൾ
നെഞ്ചെയ്യും അമ്പുമായ് വന്നിരുന്നു..

ഇരയിമ്മൻതമ്പി നൽകും ശൃംഗാരപദലഹരി....
ഇരുസ്വപ്നവേദികളിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു..
കരളിലെ കളിത്തട്ടിൽ അറുപതു തിരിയിട്ട
കഥകളി വിളക്കുകൾ എരിഞ്ഞു നിന്നു...

കുടമാളൂർ സൈരന്ധ്രിയായ് മാങ്കുളം ബൃഹന്ദളയായ്
ഹരിപ്പാട്ടു രാമകൃഷ്ണൻ വലലനായി...
ദുര്യോധന വേഷമിട്ടു ഗുരു ചെങ്ങന്നൂരു വന്നു
വാരണാസി തൻ ചെണ്ട ഉണർന്നുയർന്നു...

ആയിരം സങ്കൽപ്പങ്ങൾ തേരുകൾ തീർത്ത രാവിൽ
അർജ്ജുനനായ് ഞാൻ അവൾ ഉത്തരയായി...
അതുകഴിഞ്ഞാട്ടവിളക്കണഞ്ഞു പോയ്
എത്ര എത്ര അജ്ഞാതവാസമിന്നും തുടരുന്നു ഞാൻ...
(ഉത്തരാസ്വയംവരം)

ചിത്രം
ഡെയ്ഞ്ചർ ബിസ്കറ്റ്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

ഉത്രാടപ്പൂനിലാവേ

ഉത്രാടപ്പൂനിലാവേ വാ...
ഉത്രാടപ്പൂനിലാവേ വാ...
മുറ്റത്തെ പൂക്കളത്തിൽ വാടിയ പൂവണിയിൽ
ഇത്തിരിപ്പാൽ ചുരത്താൻ വാ..വാ..വാ...

(ഉത്രാടപ്പൂനിലാവേ വാ..)

കൊണ്ടൽവഞ്ചി മിഥുനക്കാറ്റിൽ
കൊണ്ടുവന്ന മുത്താരങ്ങൾ
മണിച്ചിങ്ങം മാലയാക്കി അണിഞ്ഞുവല്ലോ...
പുലരുന്ന പൊന്നോണത്തെ പുകഴ്ത്തുന്ന പൂവനങ്ങൾ
പുതയ്ക്കും പൊന്നാടയായ് നീ വാ വാ വാ...

(ഉത്രാടപ്പൂനിലാവേ വാ..)

തിരുവോണത്തിൻ കോടിയുടുക്കാൻ
കൊതിയ്ക്കുന്ന തെരുവിൻ മക്കൾ
അവർക്കില്ല പൂമുറ്റങ്ങൾ പൂനിരത്തുവാൻ
വയറിന്റെ നാദം കേട്ട് മയങ്ങുന്ന വാമനൻമാർ
അവർക്കോണക്കോടിയായ് നീ വാ വാ.. വാ...

(ഉത്രാടപ്പൂനിലാവേ വാ)

ആൽബം
ശ്രാവണസംഗീതം

പാടിയത്
കവിതാ കൃഷ്ണമൂർത്തി

രചന
എസ്.രമേശൻ നായർ

സംഗീതം
എൽ.സുബ്രഹ്മണ്യം

195

ഉദയാർദ്ര കിരണങ്ങൾ

ഉദയാർദ്ര കിരണങ്ങൾ തഴുകുമ്പോൾ അറിയാതെ
വിരിയുന്ന താമരപ്പൂവു പോലെ
കുളിർകാറ്റു പുണരുമ്പോൾ തളിർമെയ്യിൽ പുളകങ്ങൾ
അണിയുന്ന തൈമുല്ല വള്ളി പോലെ
ഒരു നോക്കു നിൻ മുഖം കാണുമ്പോൾ ഞാനെത്ര
തരളിതയാകുന്നതെന്തിനാവാം
നിന്നെ ഒരുപാടു സ്നേഹിച്ചതാവാം
(ഉദയാർദ്ര കിരണങ്ങൾ .... താമരപ്പോവു പോലെ)
ഒരു നോക്കു ....തരളിതയാകുന്നതെന്തിനാവാം
നിന്നെ ഒരുപാടു സ്നേഹിച്ചതാവാം
അറിയാത്ത മട്ടിൽ നീ അകലേക്കു ചെന്നാലും
നിഴലായി ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ എത്തും (2)
ഇരുളിലും നിൻ ചിരി കാണുവാൻ മാനത്തെ
മണിവിളക്കിൽ ഞാൻ തിരി കൊളുത്തും
അത്രമേൽ ആശിച്ചു പോയതല്ലേ
(ഉദയാർദ്ര കിരണങ്ങൾ.......താമരപ്പൂവു പോലെ)
ഒരു നോക്കു നിൻ.....തരളിതയാകുന്നതെന്തിനാവാം
നിന്നെ ഒരുപാടു സ്നേഹിച്ചതാവാം
മൂടി വെയ്ക്കുമ്പോഴും കാറ്റിൽ പരിമളം
ഊറുന്ന കസ്തൂരിച്ചാറു പോലെ (2)
പറയാതെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഒളിച്ചാലും അറിയാതെ
ചിറകടിക്കുന്നെന്റെ മോഹം
എന്റെ പകലന്തികൾക്കു നീ ചന്തമല്ലേ
(ഉദയാർദ്ര കിരണങ്ങൾ...തരളിതയാകുന്നതെന്തിനാവാം)
നിന്നെ ഒരുപാടു സ്നേഹിച്ചതാവാം
നിന്നെ ഒരുപാടു സ്നേഹിച്ചതാവാം

ചിത്രം
ഈ സ്നേഹതീരത്ത്

BabuEdakochi

ഉറങ്ങാതെ

ഉറങ്ങാതെ രാവുറങ്ങി ഞാൻ
ഉറങ്ങാതെ രാവുറങ്ങി ഞാൻ
മിഴി വാതിൽ ഇതൾ ചാരി
നിഴൽ നാളം തിരി താഴ്ത്തി
മനസ്സ നീർത്തുന്ന പൂമെത്തയിൽ
ഉറങ്ങാതെ രാവുറങ്ങി ഞാൻ
പാതിരാ വനമുല്ല ജാലകം വഴിയെന്റെ
മോതിര വിരലിന്മേൽ ഉമ്മ വെച്ചു
(പാതിര)

അഴിഞ്ഞു കിടന്നൊരു പുടവയെന്നോർത്തു ഞാൻ
അല്ലിനിലാവിനെ മടിയിൽ വെച്ചു
ഞാൻ അടിമുടി എന്നെ മറന്നു
ഉറങ്ങാതെ രാവുറങ്ങീ ഞാൻ
വാസന്തവരചന്ദ്രൻ വളയിട്ട കൈയ്യിലെ
വാസന താംബൂലം ഉഷസ്സെടുത്തു
(വാസന്ത)

പൊഴിഞ്ഞു കിടന്നൊരു പൂവിലെ തേനുമായ്
പൂവെയിൽ പ്രാവുകൾ പറന്നു വന്നു
നീ ഒരു ഞൊടി എന്നെ തിരഞ്ഞു
(ഉറങ്ങാതെ)

ചിത്രം
ഗൗരീശങ്കരം

പാടിയത്
അമീന സലാം, ഗോപി സുന്ദർ

രചന
സന്തോഷ് വർമ്മ

സംഗീതം
ഗോപി സുന്ദർ

197

ഉല്ല ഉല്ല ഉല്ല ..ഉല്ല.

ഉല്ല ഉല്ല ഉല്ല ..ഉല്ല.. .ഉല്ല.. .ഉല്ല (2)
അല്ലിമുല്ലയല്ല ..കുഞ്ഞുതുമ്പിയല്ല
മഞ്ഞുതുള്ളിയല്ല ..മാൻകിടാവുമല്ല..
നാടോടിക്കാറ്റിൻ സഖിയായി പലതീരങ്ങൾ കണ്ട്
കാതങ്ങൾ പാറി.. കടൽതാണ്ടി മണിമേഘം കൈതൊട്ട്
തെങ്ങോല തൊങ്ങലിട്ടൊരീ തീരത്ത് ..
ചിങ്കാരം ചീനമീൻവല ചാരത്ത്.. വരവായി
നറുപാൽനിലാവുപോലെയുള്ളൊരന്നറാണി ഇവള് ..
അല്ലിമുല്ലയല്ല ....മാൻകിടാവുമല്ല..
ദൂരത്തേതോ വലയിൽ നീന്തി
തീരത്താവാൻ വന്നോളല്ലേ ..
നീയെത്തുമ്പോൾ പുളകം ചൂടി..
നീരോളങ്ങൾ പാടുന്നില്ലേ ..
സുന്ദരി നിൻ ചുണ്ടുകളിൽ ഈ നാടിൻ സ്വന്തം മൊഴിയില്ല
നിൻ മൊഴികൾക്കുത്തരമായെന്തോതും അറിയില്ല..
മറുവാക്കിനായി മനം തിരഞ്ഞു പാട്ടുമായ് പതിയേ..
അല്ലിമുല്ലയല്ല ....മാൻകിടാവുമല്ല..
താഴമ്പൂവിൻ തളിരും മേഞ്ഞ്..
രാവിൽ ചായാൻ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ ..
ചേക്കേറുമ്പോൾ ഇമ ചിമ്മാതെ
കാവൽ നിൽക്കാനാളുണ്ടല്ലോ..
നീറുതരാൻ തേൻപകരാനിന്നോരൊ നെഞ്ചും വെമ്പുമ്പോൾ
സ്നേഹമലർ ചില്ലകളിൽ പൊന്നൂഞ്ഞാലാടുമ്പോൾ
വിരിയും കിനാവിലോമലാളണഞ്ഞു നൂറു ചിറകിൽ
അല്ലിമുല്ലയല്ല ....മാൻകിടാവുമല്ല..
നാടോടിക്കാറ്റിൻ ....റാണി ഇവള് ..
അല്ലിമുല്ലയല്ല ..മാൻകിടാവുമല്ല..(2)
ഉല്ല.. ഉല്ല.. ഉല്ല ..ഉല്ല.. .ഉല്ല.. .ഉല്ല

ചിത്രം
മംഗ്ലീഷ്

Babu Edakochi

ഊഞ്ഞാലുറങ്ങി

ഊഞ്ഞാലുറങ്ങി ഹിന്ദോള രാഗം മയങ്ങി
നോവുന്ന തെന്നലിൻ നെഞ്ചിലെ
ആദിതാളമെങ്ങോ തേങ്ങി
കണ്ണീർ തുമ്പിയും താനേ കേണുപോയ്

(ഊഞ്ഞാലുറങ്ങി...)

ചാമരങ്ങൾ വാടി കളിത്താരകങ്ങൾ മാഞ്ഞു
ഓണവില്ല വീണ്ടടഞ്ഞുപോയ്
തേക്കു പാട്ടിലൊഴുകി തേനരിമ്പുകൾ
ആരവങ്ങളിൽ അറിയാതെ വീഴം
കണ്ണീർ തുമ്പിയും താനെ കേണുപോയ്

(ഊഞ്ഞാലുറങ്ങി...)

രാ്വിറമ്പിലേതോ കളിവള്ളമൂയലാടി
അലയുണർന്ന കായലോടിയിൽ
പൂവണിഞ്ഞ വഴിയിൽ നിഴലുതിർന്നു പോയ്
ഒരു തലോടലിൽ കുളിരാനായ് എങ്ങോ
കണ്ണീർ തുമ്പിയും താനേ കേണുപോയ്

(ഊഞ്ഞാലുറങ്ങി...)

ചിത്രം
കുടുംബസമേതം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
മധു ബാലകൃഷ്ണൻ, ചിത്ര	ശരത് ചന്ദ്രവർമ്മ	ജ്യോതി മിശ്ര

199

എങ്ങു നിന്നു വന്ന

എങ്ങു നിന്നു വന്ന പഞ്ചവർണ്ണക്കിളി നീയോ ആ..
എങ്ങു നിന്ന പഞ്ചവർണ്ണക്കിളി നീയോ
എന്നുമെന്റെയെന്നു ചൊല്ലുവാനോ ഇഷ്ടമേറെ
നീയെൻ മുളംതണ്ടിൽ ചുംബിച്ചിരുന്നു പണ്ടേ
മൌനസ്വരമായ് ജന്മങ്ങളിൽ മോഹം കൈ നീട്ടുന്നു വീണ്ടും
തങ്കക്കിനാവിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്നു
കണ്ണിൽതിരി തെളിക്കാനായ്
നെഞ്ചോരം നാളം തേടിയോ (എങ്ങു,,,)
നിസനിസഗസ നിസനിസഗസാ
നിസഗമപാ നിസ ഗമപാ
ഗമപനിസാ സനിധപാമ സനിധപാമ
രീമാധനീനി പാമപാസാ
ഒന്നൊന്നുമേ മൊഴിയാതെ നീ
ചായുന്നുവോ പ്രേമ തല്പങ്ങളിൽ (2)
സ്നേഹം നിറം കൊണ്ട നേരങ്ങളിൽ
നീ കണ്മുന്നിലിന്നോ നിന്നേ സ്വയം
പൂവാടിയാണെന്ന പോലെ
വെള്ളിച്ചിലങ്ക തുള്ളിത്തുളുമ്പി
കൊഞ്ചിക്കുണുങ്ങി വരുമ്പോൾ
ഞാനേതോ താളം മീട്ടിയോ
ഇന്നെന്നുമേ മനതാരിലായി
ഊറുന്നുവോ നല്ല തേൻ തുള്ളികൾ (2)
നീയെന്നിലും ശ്വാസമേൽക്കുന്ന പോൽ
ഉൾമഞ്ഞായി മാറിൽ ചേരുന്ന പോൽ
നീലാംബരി രാഗമോടെ
കന്നിസ്വരങ്ങൾ എന്നിൽ നിറഞ്ഞു
പുല്ലാങ്കുഴൽ വിളിക്കുമ്പോൾ
പുൽകീടും ഈറൻ കൈവിരൽ (എങ്ങു..)

ചിത്രം
കൽക്കട്ടാ ന്യൂസ്

പാടിയത്
യേശുദാസ്, അരുന്ധതി

രചന
എസ്. രമേശൻ നായർ

സംഗീതം
എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

200
എത്ര പൂക്കാലമിനി

എത്ര പൂക്കാലമിനി എത്ര മധുമാസമതിൽ
എത്ര നവരാത്രികളിലമ്മേ(എത്ര)
നിൻ മുഖം തിങ്കളായ് പൂനിലാ
പാൽചൊരിഞ്ഞെന്നിൽ വീണലിയുമെൻ ദേവീ
മിഥില ഇനിയും പ്രിയ ജനക സുധയെയൊരു
വിരഹകഥയാക്കുമോ പറയുക പറയുക പറയുക നീ
ഷണ്മുഖപ്രിയ രാഗമോ നിന്നിലെ പ്രേമഭാവമോ
എന്നെ ഞാനാക്കും ഗാനമോ
ഒടുവിലെന്റെ ഹൃദയ തീരമണയുമൊരഴകിതു (ഷണ്മുഖ)
എത്ര ദുഃഖങ്ങളിനി എത്ര വനവാസം
അതിൽ എത്ര വിധിവിളയാട്ടമിന്നും (എത്ര ദുഃഖ)
കണ്ണുനീർ കുമ്പിളിൽ മുത്തുമായ്
വന്ന നീ മണ്ണിൽ വീണുരുകുമോ വീണ്ടും
അരചൻ ഇനിയും നിന്നെ എരിയും
തീയിൽ നിർത്തി അമൃതകലയാക്കുമൊ
തെളിയുക തെളിയുക തെളിയുക നീ (ഷണ്മുഖ)
പധനിധ തകജനുധം ധനിസനി തകജനുധം
നിസരിസ തകജനുധം ത തകജനു തകധിമി
പധനിസനിധപമ (ഷണ്മുഖ)
പധപ പധപ പധപ രിഗമപ ധനിധ ധനിധ ധനിധ ഗമപധ
നിസനി നിസനി നിസനി മപധനിസ
തരികിടധിം തരികിടധിം തരികിടധിം തകധിമി
തരികിടധിം തരികിടധിം തരികിടധിം തകധിമി
തരികിടധിം തരികിടധിം തരികിടധിം തകധിമി
നിസരിസ നിസരിസ നിസരിസ നിസരിസ
നിസരീ തരികിടധിം നിസരീ തരികിടധിം
സരിഗരി സരിഗരി സരിഗരി സരിഗരി
സരിഗാ തരികിടധിം സരിഗാ തരികിടധിം
ഗരിസരിഗ തരികിടധിന്നധിം ആ..ആ..
മഗരിഗമ തരിഗിദതിന്നധിം
ആ ..ആ.. തരികിടധിന്നധിം ഗമപാ ഗമപാ ഗമപ
ഗമപ ഗമപ ഗമപ ഗാ മാ പാ

ചിത്രം
രാക്കുയിലിൻ രാഗസദസ്സിൽ

Baby Edakochi

എത്രയോ ജന്മമായ്

എത്രയോ ജന്മമായ് നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു
ഉം.. ഉം..
അത്രമേലിഷ്ടമായ് നിന്നെയെൻ പുണ്യമേ
ഉം.. ഉം..
ദൂര തീരങ്ങളും മൂകതാരങ്ങളും സാക്ഷികൾ
ഉം... (എത്രയോ ജന്മമായ് ..)

കാറ്റോടു മേഘം മെല്ലെ ചൊല്ലി
സ്നേഹാർദ്രമേതോ സ്വകാര്യം
മായുന്ന സന്ധ്യേ നിന്നെ തേടി
ഈറൻ നിലാവിൻ പരാഗം
എന്നെന്നും ഈ മടിയിലെ പൈതലായ്
നീ മൂളും പാട്ടിലെ പ്രണയമായ്
നിന്നെയും കാത്തു ഞാൻ നിൽക്കവേ
(എത്രയോ ജന്മമായ്)

പൂവിന്റെ നെഞ്ചിൽ തെന്നൽ നെയ്യും
പൂർണ്ണേന്ദു പെയ്യും വസന്തം
മെയ് മാസ രാവിൽ പൂക്കും മുല്ലേ
നീ തന്ന തീരാ സുഗന്ധം
ഈ മഞ്ഞും എൻ മിഴിയിലെ മൌനവും
എൻ മാറിൽ നിറയുമീ മോഹവും
നിത്യമാം സ്നേഹമായ് തന്നു ഞാൻ
(എത്രയോ ജന്മമായ്)

ചിത്രം
ജാതകം

202

എനിക്കൊരു നിലാവിന്റെ

എനിക്കൊരു നിലാവിന്റെ സ്നേഹം മതി
മുളംകാടിന്റെ പാട്ടും കുളിരും മതി (2)
ഒരു മൺചിരാതിന്റെ ആത്മദുഃഖങ്ങളും
ഹൃദയശംഖിൻ നേർത്ത സ്വരവും മതി(2)
എനിക്കൊരു നിലാവിന്റെ സ്നേഹം മതി..സ്നേഹം മതി

ഇലകളിൽ പ്രണയമെന്നരുമയായ് മൊഴിയുന്ന
മഴയുടെ നീരാള സ്വപ്നം മതി (2)
കനവിലും നിനവിലും നെഞ്ചോട് ചേരുന്ന
നിന്റെ പുല്ലാങ്കുഴൽ നാദം മതി
പാട്ടിലെ തേനും പൂവിതൾ ദാഹവും
താരാട്ടിലുണരുന്ന പൊരുളും മതി

(എനിക്കൊരു നിലാവിന്റെ)

പുഴകളിൽ പാൽനുരക്കൊലുസ്സുകൾ ചാർത്തുന്ന
അലകൾ തന്നാലോല രാഗം മതി (2)
മിഴിയിലും മൊഴിയിലും മധുരം വിളമ്പുന്ന
നിന്റെ പ്രേമാർദ്രമാം ഭാവം മതി
പ്രാണനാം വീണയും ശ്രുതിലയതാളവും
നിൻ സ്നേഹഗീതവും മാത്രം മതി

(എനിക്കൊരു നിലാവിന്റെ)

203

എന്തു തന്റെ തീണ്ടലാണ്

എന്തു തന്റെ തീണ്ടലാണ് തമ്പുരാന്റെ തീണ്ടല്
എന്തു തന്റെ തീണ്ടലാണ്
എന്തു തന്റെ തീണ്ടലാണ് തമ്പുരാന്റെ തീണ്ടല് (4)
മാറടാ മാറാടാ മാറാടങ്ങ് മാറടാ..
മാറടാ മാറാടാ പാക്കനാരേ മാറടാ...
എന്തു തന്റെ തീണ്ടലാണ് തമ്പുരാന്റെ തീണ്ടല്
എന്തു തന്റെ തീണ്ടലാണ് എന്തു തന്റെ തീണ്ടലാണ് തമ്പുരാന്റെ തീണ്ടല്
ഉപ്പുകുത്ത്യാ മുളയ്ക്കുമോ വേലീമേ പടരുമോ...
ഉപ്പുകുത്ത്യാ മുളയ്ക്കുമോ ഉപ്പുകുത്ത്യാ മുളയ്ക്കുമോ... വേലീമേ പടരുമോ...
പിന്നെന്തു തീണ്ടലാണ് തമ്പുരാന്റെ തീണ്ടല്...
പിന്നെന്തു തീണ്ടലാണ് പിന്നെന്തു തീണ്ടലാണ്... തമ്പുരാന്റെ തീണ്ടല്...
മത്സ്യമുള്ള നീറ്റിലേ കുളിയ്ക്കാമോ കൊറിയ്ക്കമോ...
ഉപ്പിച്ച വെള്ളമിറക്കമോ...
പിന്നെന്തു തീണ്ടലാണ് തമ്പുരാന്റെ തീണ്ടല്...
പിന്നെന്തു തീണ്ടലാണ്... പിന്നെന്തു തീണ്ടലാണ്... തമ്പുരാന്റെ തീണ്ടല്...
മാറടാ മാറാടാ മാറാടങ്ങ് മാറടാ...
മാറടാ മാറാടാ പാക്കനാരേ മാറടാ...
എന്തു തന്റെ തീണ്ടലാണ് തമ്പുരാന്റെ തീണ്ടല്
എന്തു തന്റെ തീണ്ടലാണ് എന്തു തന്റെ തീണ്ടലാണ് തമ്പുരാന്റെ തീണ്ടല്
ആകാശത്തമ്പെയ്താൽ ആകാശം തുളയുമോ
ആകാശത്തമ്പെയ്താൽ ആകാശത്തമ്പെയ്താൽ ആകാശം തുളയുമോ
പിന്നെന്തു തീണ്ടലാണ് തമ്പുരാന്റെ തീണ്ടല്...
പിന്നെന്തു തീണ്ടലാണ് പിന്നെന്തു തീണ്ടലാണ്... തമ്പുരാന്റെ തീണ്ടല്...
തൊട്ടു തീണ്ട്യാല് കറുക്കുമോ വെളുക്കുമോ
തീണ്ട്യാല് കറുക്കുമോ, തീണ്ട്യാല് വെളുക്കുമോ ചുമക്കുമോ കറുക്കുമോ
പിന്നെന്തു തീണ്ടലാണ് തമ്പുരാന്റെ തീണ്ടല്...
പിന്നെന്തു തീണ്ടലാണ്... പിന്നെന്തു തീണ്ടലാണ്... തമ്പുരാന്റെ തീണ്ടല്...
എന്തു തന്റെ തീണ്ടലാണ് തമ്പുരാന്റെ തീണ്ടല്
എന്തു തന്റെ തീണ്ടലാണ്, എന്തു തന്റെ തീണ്ടലാണ്
തമ്പുരാന്റെ തീണ്ടല് (5)

ആൽബം
നാടൻ പാട്ടുകൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
മഞ്ജരി	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

204

എന്തേ കണ്ണന്

എന്തേ കണ്ണനു കറുപ്പുനിറം
എന്തേ... കണ്ണനിത്ര കറുപ്പുനിറം
കാളിന്ദിയിൽ കുളിച്ചതിനാലോ...
കാളിയനെ കൊന്നതിനാലോ...
ശ്യാമരാധേ ചൊല്ലുനിൻ
ചുട്ടചുംബനമേറ്റതിനാലോ...
എന്തേ കണ്ണനു കറുപ്പുനിറം
രാധയപ്പോൾ മറുപടിയോതി
ഗോവർദ്ധനം പണ്ടു തൃകൈയിലേന്തുമ്പോൾ
കരിമുകിൽ പുണർന്നുവെന്ന്.
രാധയപ്പോൾ മറുപടിയോതി
ഗോവർദ്ധനം പണ്ടു തൃകൈയിലേന്തുമ്പോൾ
കരിമുകിൽ പുണർന്നുവെന്ന്.
പതിനാറായിരം കാമുകിമാരുടെ
പതിനാറായിരം കാമുകിമാരുടെ
അനുരാഗ കുങ്കുമപ്പൊട്ടുകൊണ്ടെന്ന്
അനുരാഗ കുങ്കുമപ്പൊട്ടുകൊണ്ടെന്ന്...
(എന്തേ കണ്ണനിത്ര കറുപ്പുനിറം)
ഗുരുവായൂർ കണ്ണൻ മറുവാക്കിലോതി
കൂരമ്മ പണ്ടെന്നെ കലത്തിലടച്ചപ്പോൾ
വാത്സല്യകരിപുരണ്ടെന്ന്.
ഗുരുവായൂർ കണ്ണൻ മറുവാക്കിലോതി
കൂരമ്മ പണ്ടെന്നെ കലത്തിലടച്ചപ്പോൾ
വാത്സല്യകരിപുരണ്ടെന്ന്.
എന്നാലുമെന്നാലുമെന്റെ നിറത്തിന്
ആയിരമഴകുണ്ടെന്ന്...ആയിരമഴകുണ്ടെന്ന്...
(എന്തേ കണ്ണനു കറുപ്പുനിറം)

ചിത്രം
ഫോട്ടോഗ്രാഫർ

205

Babu Edakochi

എന്തേ നീ കണ്ണാ

എന്തേ നീ കണ്ണാ
എന്തേ നീ കണ്ണാ എനിക്കെന്തേ തന്നില്ല
കൃഷ്ണ തുളസി കതിരായി ജന്മം (2)
എന്തേ നീ കൃഷ്ണാ..കൃഷ്ണാ....
എന്തേ നീ കൃഷ്ണാ..എന്നെ നീ കണ്ടില്ല
ഇങ്ങു കഴിയുന്നു പാവമീ ഗോപിക
(എന്തേ...)

കർപ്പൂരമായ് ഞാൻ എരിഞ്ഞു തീർന്നോളാം
ഇഷ്ട ദൈവത്തിൻ സുഗന്ധമായ് തീരാം
കർപ്പൂരമായിട്ടെരിഞ്ഞു ഞാൻ തീർന്നോളാം
ഇഷ്ട ദൈവത്തിൻ സുഗന്ധമായ് തീരാം
പുഷ്പമായ് മണ്ണിൽ പിറന്നാൽ നിൻ പൂജയ്ക്ക്
പൊട്ടിച്ച മന്ദാരപുഷ്പമായ് മാറീടാം
(എന്തേ...)

മഞ്ഞൾക്കുറിയിലാണെനിക്കു പുലരി തൻ
സ്വർണ്ണത്തകിടും ഈ സന്ധ്യാപ്രകാശവും (2)
പാടും കുയിലിന്റെ പാട്ടിൽ ഞാൻ കേട്ടതും
ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദമാണല്ലോ
(എന്തേ...)

ചിത്രം
സസ്നേഹം സുമിത്ര

എന്ന തവം ശെയ്തനേ

എന്ന തവം ശെയ്തനേ യശോദാ (3)
എന്ന തവം ശെയ്തനേ
എന്ന തവം ശെയ്തനേ യശോദാ (5)

എങ്കും നിറൈ് പരബ്രഹ്മം അമ്മാ എൻട്രഴൈക്ക (3)
എന്ന തവം ശെയ്തനേ യശോദാ (2)

ഈരേഴ ഭുവനങ്കൾ പടൈത്തവനേ (3)
കൈയിൽ ഏന്തി ശീരാട്ടി പാലൂട്ടി താലാട്ട നീ
എന്ന തവം ശെയ്തനേ യശോദാ എന്ന തവം ശെയ്തനേ

ബ്രഹ്മനും ഇന്ദ്രനും മനതിൽ പൊറാമൈ കൊള്ള (3)
ഉരലിൽ കെട്ടി വായ് പൊത്തി
കെഞ്ചവൈത്തായ് കണ്ണനൈ (2)
ഉരലിൽ കെട്ടി വായ് പൊത്തി കെഞ്ചവൈത്തായ് തായേ
എന്ന തവം ശെയ്തനേ യശോദാ എന്ന തവം ശെയ്തനേ

സനകാതിയർ തവ യോഗം ശെയ്ത് (2)
വരുന്തി സനകാതിയർ തവ യോഗം ശെയ്ത്
വരുന്തി സാധിത്തതൈ പുനിത മാതേ എളിതിൽ പെറ
എന്ന തവം ശെയ്തനേ യശോദാ
എങ്കും നിറൈ് പരബ്രഹ്മം അമ്മാ എൻട്രഴൈക്ക (2)
എന്ന തവം ശെയ്തനേ

Babu Edakochi

എന്നിട്ടും നീയെന്നെ

എന്നിട്ടും നീയെന്നെ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ...
എന്നാർദ്ര നയനങ്ങൾ തുടച്ചില്ലല്ലോ...
എന്നാത്മ വിപഞ്ചികാതന്ത്രികൾ മീട്ടിയ
സ്പന്ദനഗാനമൊന്നു കേട്ടില്ലല്ലോ ...

(എന്നിട്ടും...)

അറിയാതെ അവിടുന്നെൻ അടുത്തുവന്നു...
അറിയാതെ തന്നെയെന്നകത്തും വന്നു... ആ.ആ.. ആ.
ജീവന്റെ ജീവനിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ വിരിച്ചിട്ട
പൂവണിമഞ്ചത്തിൽ ഭവാനിരുന്നു...

(എന്നിട്ടും...)

നിൻ സ്വേദമകറ്റാനെൻ സുന്ദരസങ്കല്പം
ചന്ദനവിശറി കൊണ്ടു വീശിയെന്നാലും
വിധുരയാമെന്നുടെ നെടുവീർപ്പിൽ ചൂരിനാൽ
ഞാനടിമുടി പൊള്ളുകയായിരുന്നു...

(എന്നിട്ടും...)

ചിത്രം
നസീമ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ	എം.ജയചന്ദ്രൻ

208

എന്നിണക്കിളിയുടെ

എന്നിണക്കിളിയുടെ നൊമ്പര ഗാനം
കേട്ടിന്നലെയുറങ്ങാതെ ഞാനിരുന്നു.. (2)
അകലുമാ കാലൊച്ച അകതാരിൽ നിറയുന്ന
മൂകദു:ഖങ്ങളാണെന്നറിഞ്ഞു..
(എന്നിണക്കിളിയുടെ)
ശാരദനിലാവിൽ നീ ചന്ദന സുഗന്ധമായ്
ചാരത്തണഞ്ഞതിന്നോർക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ..
ശാരദനിലാവിൽ നീ ചന്ദന സുഗന്ധമായ്
ചാരത്തണഞ്ഞതിന്നോർക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ..
ചൈത്ര രജനി കണ്ട സുന്ദര സ്വപ്നം പോലെ..
ചാരുമുഖി ഞാൻ ഉറങ്ങിയുണർന്നേനെ
(എന്നിണക്കിളിയുടെ)
എൻ മനോവാടിയിൽ നീ നട്ട
ചെമ്പകതൈകളിൽ എന്നേ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു..
എൻ മനോവാടിയിൽ നീ നട്ട ചെമ്പക തൈകളിൽ
എന്നേ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു
ഇത്രമേൽ മണമുള്ള പൂവാണ നീയെന്ന്
ആത്മസഖി ഞാൻ അറിയുവാൻ വൈകിയോ
(എന്നിണക്കിളിയുടെ)
അകലുമാ കാലൊച്ച അകതാരിൽ നിറയുന്ന
മൂകദു:ഖങ്ങളാണെന്നറിഞ്ഞു..
എന്നിണക്കിളിയുടെ നൊമ്പര ഗാനം
കേട്ടിന്നലെയുറങ്ങാതെ ഞാനിരുന്നു..

ചിത്രം
നോവൽ

209

എന്നും ചിരിക്കുന്ന

എന്നും ചിരിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ചെങ്കതിർ
ഇന്നെത്ര ധന്യതയാർന്നു..
എള്ളെണ്ണ തൻ മണം പൊങ്ങും നിൻ കുന്തലിൽ
പുൽകി പടർന്നതിനാലേ
(എന്നും ചിരിക്കുന്ന..)

എന്നും തലോടുന്ന പൂന്തെന്നൽ വീചികൾ
ഇന്നെത്ര സൌരഭ്യമാർന്നു (2)
കാണാത്ത കസ്തൂരി ഉറും നിൻ ചുണ്ടിലെ
കണികകളൊപ്പുകയാലെ
(എന്നും ചിരിക്കുന്ന..)

ഇന്നത്തെ പൊൻവെയിൽ ഇന്നത്തെ മാരുതൻ
ഈ മുഗ്ദ്ധ ഭൂപാള രാഗം (2)
ഇല്ല മറക്കില്ലൊരിക്കലുമെന്നല്ലീ
കണ്ണുനീർ ചൊല്ലുന്നു തോഴീ..
(എന്നും ചിരിക്കുന്ന..)

അമലേ നാമൊരുമിച്ചു ചാർത്തുമീ പുളകങ്ങൾ
മറവിക്കും മായ്ക്കുവാനാമോ (2)
ഋതുകന്യ പെയ്യുമീ നിറമെല്ലാം മായ്ഞ്ഞാലും
ഹൃദയത്തിൽ പൊന്നോണം തുടരും..
(എന്നും ചിരിക്കുന്ന..)

ആൽബം
ഉത്സവഗാനങ്ങൾ

പാടിയത്
ഭാവനാ രാധാകൃഷ്ണൻ

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
കൈതപ്രം

210

എന്നോടെന്തിനീ പിണക്കം

എന്നോടെന്തിനീ പിണക്കം
ഇന്നുമെന്തിനാണെന്നോടു പരിഭവം (2)
ഒരുപാടു നാളായ് കാത്തിരുന്നൂ
നീ ഒരു നോക്കു കാണാൻ വന്നില്ല
ചന്ദനത്തെന്നലും പൂനിലാവും
എന്റെ കരളിന്റെ നൊമ്പരം ചൊല്ലിയില്ലെ
(എന്നോടെന്തിനീ ..... പരിഭവം)

മൈക്കണ്ണെഴുതിയൊരുങ്ങി
ഇന്നും വാൽക്കണ്ണാടി നോക്കി
കസ്തൂരിമഞ്ഞൾക്കുറി വരച്ചു
കണ്ണിൽ കാർത്തികദീപം കൊളുത്തി
പൊൻകിനാവിന്നൂഞ്ഞാലിൽ എന്തേ
നീ മാത്രമാടാൻ വന്നില്ല
(എന്നോടെന്തിനീ ..... പരിഭവം)

കാൽപ്പെരുമാറ്റം കേട്ടാൽ
ഞാൻ പടിപ്പുരയോളം ചെല്ലും
കാൽത്തള കിലുങ്ങാതെ നടക്കും
ആ വിളിയൊന്നു കേൾക്കാൻ കൊതിക്കും
കടവത്തു തോണി കണ്ടില്ല
എന്തെ എന്നെ നീ തേടി വന്നില്ല
(എന്നോടെന്തിനീ ..... പരിഭവം)
(എന്നോടെന്തിനീ .... ചൊല്ലിയില്ലെ
(എന്നോടെന്തിനീ ..... പരിഭവം) (2)

ചിത്രം
കളിയാട്ടം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

211

എന്റെ എല്ലാമെല്ലാം അല്ലേ

എന്റെ എല്ലാമെല്ലാം അല്ലേ എന്റെ ചേലൊത്ത ചെമ്പരുന്തല്ലേ
നിന്റെ കാലിലെ കാണാ പാദസരം ഞാനല്ലേ ഞാനല്ലേ
നിന്റെ മാറിലെ മായാ ചന്ദനപ്പൊട്ടെനിക്കല്ലേ
എനിക്കല്ലേ (എന്റെ എല്ലാമെല്ലാം..)
കിലുങ്ങാ കിങ്ങിണിച്ചെപ്പേ ചിരിക്കാ ചെമ്പകമൊട്ടേ
പിണങ്ങാനെന്താണെന്താണ
ഹോയ് ഹോയ് ഹോയ് ഹോയ്
മിനുങ്ങാനെന്താണെന്താണ എന്താണ്
മയങ്ങാനെന്താണെന്താണ് എന്താണ് (എന്റെ ...)
മിന്നാമിന്നും ളുലാമിന്നൽ മിന്നാരം ഞാൻ കോർക്കാം
വിയർത്തിരിക്കുമ്പം വീശി ത്തണുക്കാൻ മേഘവിശറിയുണ്ടാക്കാം
മൂന്നാറിലെ മൂവന്തിയിൽ മുത്താരമായ് മാറാം
മുല്ലനിലാവത്ത് മിന്നുമരുവിയാൽ മുത്തരഞ്ഞാണം തീർക്കാം
നിന്നോടു മിണ്ടില്ല ഞാൻ നിന്നോടു കൂട്ടില്ല ഞാൻ (2)
കരളിലെ കള്ളൻ നീയല്ലേ പിണങ്ങാനെന്താണെന്താണ എന്താണ്
മയങ്ങാനെന്താണെന്താണ് എന്താണ്
(എന്റെ എല്ലാമെല്ലാം ..പ്പൊട്ടെനിക്കല്ലേ എനിക്കല്ലേ)
ഇല്ലാവെയിൽ ചില്ലാടയാൽ പൊന്മാറിടം മൂടാം
മുത്തണിമെയ്യിലെ മുന്തിരിച്ചെപ്പിലെ വെറ്റിലച്ചെല്ലം തേടാം
കാണാകോണിൽ കത്താൻ നിൽക്കും കാർത്തികതാരം വാരാം
കാതിൽ മിനുങ്ങും കമ്മലിനുള്ളിലെ കല്ലു പതിക്കാൻ പോരാം
നിൻ ളുവൽ തൊട്ടില്ല ഞാൻ
നിൻ ചുണ്ടിൽ മുത്തീല്ല ഞാൻ(നിൻ ളുവൽ)
കനവിലെ കള്ളൻ ഞാനല്ലേ പിണങ്ങാനെന്താണെന്താണ എന്താണ്
മയങ്ങാനെന്താണെന്താണ് എന്താണ്
(എന്റെ എല്ലാമെല്ലാം ..പ്പൊട്ടെനിക്കല്ലേ എനിക്കല്ലേ)
കിലുങ്ങാ കിങ്ങിണിച്ചെപ്പേ ചിരിക്കാ ചെമ്പകമൊട്ടേ
പിണങ്ങാനെന്താണെന്താണ
ഹോയ് ഹോയ് ഹോയ് ഹോയ്
മിനുങ്ങാനെന്താണെന്താണ എന്താണ്
മയങ്ങാനെന്താണെന്താണ് എന്താണ്

ചിത്രം
മീശമാധവൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
പി.ജയചന്ദ്രൻ	ഒ.എൻ.വി	രവീന്ദ്രൻ

212

ഏകാകിയാം നിന്റെ

ഏകാകിയാം നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും
ഏഴു സ്വരങ്ങൾ ചിറകുനൽകീ
സ്നേഹക്ഷതങ്ങളാൽ നോവും മനസിൽ
ചേക്കേറുവാൻ പാറിപ്പറന്നുപോയി
പാടി പാടി പറന്നുപോയീ

(ഏകാകിയാം നിന്റെ)

പോയ്‌വരു വേനലേ എന്നു ചൊല്ലി
പൂവാക ത്തൂവാലവീശി
വേനലിൽ പൂക്കുന്ന ചില്ലകളിൽ
താനിരുന്നാടും കിളികൾ പാടീ
വന്നണയാത്ത വസന്തം
കന്നിമണ്ണിന്റെ പാഴ്കിനാവല്ലേ

(ഏകാകിയാം നിന്റെ)

കാറ്റിന്റെ കയ്യിൽ പ്രസാദമായി
കാണാത്ത പൂവിൻ സുഗന്ധം
പാഥേയമായൊരു പാട്ടു തരൂ
പാതിരാപുള്ളുകൾ കേണുചൊല്ലീ
സുന്ദര വാഗ്ദത്തതീരം
നമ്മൾ കാണുന്ന പാഴ്ക്കിനാവല്ലേ

(ഏകാകിയാം നിന്റെ)

ചിത്രം
എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമ

പാടിയത്
കുനാൽ ഗഞ്ചാവാല, ശ്രേയ രാഘവ്

രചന
റഫീക് അഹമ്മദ്

സംഗീതം
ഗോപീസുന്ദർ

Baby Edakochi

ഏകാന്തം ജന്മങ്ങൾ

ഏകാന്തം ജന്മങ്ങൾതൻ യാമം
ദാഹം തീരാതെ
ഓരോരോ ജീവൻ തേടും ഏതോ മറുപാതി
എങ്ങോ കണ്ടെത്തുവാൻ ഒന്നാകുവാൻ
എന്നെന്നും ഒന്നാകുവാൻ
നിറയേ ഈ വഴി മൂടുന്ന കാല്പാടുകൾ
അതിലൊന്നായി തീരുന്നു നാം
ഓ ഞാനായി നീയായി വേറേ പിരിയാതെ
ഒന്നായിടാം
ഓ നീയായി ഞാനായി വേറേ ഒഴുകാതെ
എന്നും നാം ഇടകലരുന്നു ഹേയ് ..
എന്നും രാവും പകലും ഈ വിണ്ണിൽ
സന്ധ്യയായി തമ്മിൽച്ചേരുമ്പോൾ
എന്നും കാറ്റും കടലും ഈ മണ്ണിൻ
ചൊല്ലിത്തീരാതെന്തെല്ലാം
ഓ ഞാനായി നീയായി വേറേ പിരിയാതെ ഒന്നായിടാം
ഓ നീയായി ഞാനായി വേറേ ഒഴുകാതെ
എന്നും നാം ഇടകലരുന്നു
ഏകാന്തം ജന്മങ്ങൾ തൻ യാമം ദാഹം തീരാതെ
ഓരോരോ ജീവൻ തേടും ഏതോ മറുപാതി
എങ്ങോ കണ്ടെത്തുവാൻ ഒന്നാകുവാൻ
എന്നെന്നും ഒന്നാകുവാൻ
നിറയേ ഈ വഴി മൂടുന്ന കാല്പാടുകൾ
അതിലൊന്നായി തീരുന്നു നാം
ഓ ഞാനായി നീയായി വേറേ പിരിയാതെ
ഒന്നായിടാം ഉം..ഉം..ഹേ

ചിത്രം
അഞ്ച് സുന്ദരികൾ

പാടിയത്
വാണി ജയറാം

രചന
പൂവ്വച്ചൽ ഖാദർ

സംഗീതം
ജോൺസൺ

എതോ ജന്മകൽപ്പനയിൽ

എതോ ജന്മകൽപ്പനയിൽ ഏതോ ജന്മവീഥികളിൽ
ഇന്നും നീ വന്നു ഒരു നിമിഷം ഈ ഒരു നിമിഷം
വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നായ്
എതോ ജന്മകൽപ്പനയിൽ ഏതോ ജന്മവീഥികളിൽ
പൊന്നിൻ പാളങ്ങൾ എങ്ങോ ചേരും നേരം നിന്നിൽ
ആ ആ ആ...........

പൊന്നിൻ പാളങ്ങൾ എങ്ങോ ചേരും നേരം നിന്നിൽ
മോഹങ്ങൾ മഞ്ഞായ് വീഴും നേരം കേൾക്കുന്നു നിൻ
ഹൃദയത്തിൽ അതേ നാദം എന്നിൽ
എതോ ജന്മകൽപ്പനയിൽ ഏതോ ജന്മവീഥികളിൽ
ഇന്നും നീ വന്നു ഒരു നിമിഷം ഈ ഒരു നിമിഷം
വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നായ്
എതോ ജന്മകൽപ്പനയിൽ ഏതോ ജന്മവീഥികളിൽ

പൊന്നിൻ പാളങ്ങൾ എങ്ങോ ചേരും നേരം നിന്നിൽ
തമ്മിൽ ചൊല്ലാതെ വിങ്ങും ഓരോ വാക്കും കണ്ണിൽ
ആ ആ ആ.........
തമ്മിൽ ചൊല്ലാതെ വിങ്ങും ഓരോ വാക്കും കണ്ണിൽ
നിർത്താതെ പൊള്ളും ഓരോ നോക്കും ഇടയുന്നു
നാമൊഴുകുന്ന നിഴൽ തീർക്കും ദ്വീപിൽ
എതോ ജന്മകൽപ്പനയിൽ ഏതോ ജന്മവീഥികളിൽ
ഇന്നും നീ വന്നു ഒരു നിമിഷം ഈ ഒരു നിമിഷം
വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നായ്
എതോ ജന്മകൽപ്പനയിൽ ഏതോ.......

ചിത്രം
പാളങ്ങൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	രവീന്ദ്രൻ

215

ഏതോ നിദ്രതൻ

ഏതോ നിദ്രതൻ പൊൻമയിൽപ്പീലിയിൽ
ഏഴുവർണ്ണകളും നീർത്തി..
തളിരിലത്തുമ്പിൽ നിന്നുതിരും
മഴയുടെ ഏകാന്ത സംഗീതമായ്
മൃദുപദമോടെ.. മധുമന്ത്രമോടെ..
അന്നെന്നരികിൽ വന്നുവെന്നോ..
എന്തേ ഞാനറിഞ്ഞീല... ഞാനറിഞ്ഞീല...

ആ വഴിയോരത്ത് അന്നാർദ്രമാം സന്ധ്യയിൽ
ആവണിപ്പൂവായ് നീ നിന്നുവെന്നോ...
കുറുനിര തഴുകിയ കാറ്റിനോടന്നു നിൻ
ഉള്ളം തുറന്നുവെന്നോ..
അരുമയാൽ ആ മോഹ പൊൻശലഭലൊക്കെയും
പ്രണയ നിലാവായ് കൊഴിഞ്ഞുവെന്നോ..
എന്തേ ഞാനറിഞ്ഞീല... ഞാനറിഞ്ഞീല...
(ഏതോ നിദ്രതൻ)

ഈ മുളംതണ്ടിൽ ചുരന്നൊരെൻ പാട്ടുകൾ
പാലാഴിയായ് നെഞ്ചിൽ നിറച്ചുവെന്നോ...
അതിലൂറുമമൃതകണങ്ങൾ കോർത്തു നീ
അന്നും കാത്തിരുന്നെന്നോ..
അകതാരിൽ കുറുകിയ വെൺപ്രാക്കളൊക്കെയും
അനുരാഗദൂതുമായ് പറന്നുവെന്നോ...
എന്തേ ഞാനറിഞ്ഞീല... ഞാനറിഞ്ഞീല...
(ഏതോ നിദ്രതൻ)

ചിത്രം
അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ്

Babu Edakochi

ഏതോ വാർമുകിലിൻ

ഏതോ വാർമുകിലിൻ കിനാവിലെ
മുത്തായ് നീ വന്നു (2)
ഓമലേ .. ജീവനിൽ അമൃതേകാനായ് വീണ്ടും
എന്നിൽ ഏതോ ഓർമ്മകളായ് നിലാവിൻ
മുത്തേ നീ വന്നു

(ഏതോ വാർമുകിലിൻ)

നീയുലാവുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം മണ്ണിലുണരുമ്പോൾ (2)
മഞ്ഞു പോയൊരു പൂത്താലം പോലും
കൈ നിറഞ്ഞു വാസന്തം പോലെ
തെളിയും എൻ ജന്മപുണ്യം പോൽ ..

(ഏതോ വാർമുകിലിൻ)

നിന്നിളം ചുണ്ടിൽ അണയും പൊന്മുളം കുഴലിൽ (2)
ആർദ്രമാം ഒരു ശ്രീരാഗം കേൾപ്പൂ
പദമണഞ്ഞിടും മോഹങ്ങൾ പോലെ
അലിയും എൻ ജീവ മന്ത്രം പോൽ ..

(ഏതോ വാർമുകിലിൻ)

ചിത്രം
പൂക്കാലം വരവായ്

പാടിയത്
സച്ചിൻ വാര്യർ

രചന
റഫീക്ക് അഹമ്മദ്

സംഗീതം
ഗോപീസുന്ദർ

217

ഏതോ സായാഹ്ന

ഏതോ സായാഹ്ന സ്വപ്നങ്ങളിൽ
എന്നോ ഞാൻ കണ്ട വർണ്ണങ്ങളിൽ
കൊലുസ്സിൻ മണിയൊളിയുമായി മനസ്സിൻ മധുശാലയിൽ
വരുമോ ഒരു പുഴ പോലിന്നു നീ
കൊലുസ്സിൻ മണിയൊളിയുമായി മനസ്സിൻ മധുശാലയിൽ
വരുമോ ഒരു പുഴ പോലിന്നു നീ
മ പ നി നി സ ... മ പ നി നി സ.... മ പ നി നി സ
രി മ ഗ ഗ മ രി (2)
ഓരോ രാവും മൂകം തേടി ദൂരെ ദൂരെ പുലരി തൻ രാഗം
പാടാനോർത്തു ഏതോ കാവ്യം
കാതിൽ ചൊല്ലി വെറുമൊരു വരി മാത്രം
ഒരുനാൾ തരളമിവനിൽ പടരൂ വനലതികയായി
മുറുകെ മതിവരുവോളം സഖീ
ഒരു നാൾ തരളമിവനിൽ പടരൂ വനലതികയായി
മുറുകെ മതിവരുവോളം സഖീ
പാതി പാടും ഗാനം പോലെ
ദൂരെ ദൂരെ മറയരുതേ നീ
താനേ വീഴും വേനൽപ്പൂവായി
താഴെ താഴെ ഇതളടിയരുതേ നീ
കരയും കടലലയുമായി ഇടരും പ്രണയമിവിടെ
പകരാം ഇരുവരിലെന്നും പ്രിയേ
കരയും കടലലയുമായി ഇടരും പ്രണയമിവിടെ
പകരാം ഇരുവരിലെന്നും പ്രിയേ
ഏതോ സായാഹ്ന സ്വപ്നങ്ങളിൽ
എന്നോ ഞാൻ കണ്ട വർണ്ണങ്ങളിൽ
കൊലുസ്സിൻ മണിയൊളിയുമായി
മനസ്സിൻ മധുശാലയിൽ
വരുമോ ഒരു പുഴ പോലിന്നു നീ
കൊലുസ്സിൻ മണിയൊളിയുമായി
മനസ്സിൻ മധുശാലയിൽ വരുമോ ഒരു പുഴ പോലിന്നു നീ
മ പ നി നി സ ....മ പ നി നി സ
മ പ നി നി സ .. രി മ ഗ ഗ മ രി (2)

ചിത്രം
10.30 a.m. ലോക്കൽ കോൾ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

Baby Edakochi

ഏഴ സ്വരങ്ങളും

ഏഴ സ്വരങ്ങളും തഴുകിവരുന്നൊരു ഗാനം....
ഗാനം... ദേവഗാനം.. അഭിലാഷ ഗാനം...
മാനസ്സവീണയിൽ കരപരിലാളന ജാലം.....
ജാലം.. ഇന്ദ്രജാലം...അതിലോല ലോലം...
ഏഴ സ്വരങ്ങളും തഴുകിവരുന്നൊരു ഗാനം....

ആരോ പാടും ലളിതമധുരമയ
ഗാനം പോലും കരളിലമൃതമഴ
ആരോ പാടും ലളിതമധുരമയ
ഗാനം പോലും കരളിലമൃതമഴ
ചൊരിയുമളവിലിളമിഴികളിളകിയതിൽ
മൃദുലതരളപദചലനനടനമുതിരും...ദേവീ..
പൂങ്കാറ്റിൽ ചാഞ്ചാടും ഇമഞ്ഞിൻ വെൺഇവൽ
കൊടിപോലഴകേ.. (ഏഴ സ്വരങ്ങളും)

ഏതോ താളം മനസ്സിനണിയറയിൽ
ഏതോ മേളം ഹൃദയധമനികളിൽ
ഏതോ താളം മനസ്സിനണിയറയിൽ
ഏതോ മേളം ഹൃദയധമനികളിൽ
അവയിലുണരുമൊരു പുതിയ പുളകമദലഹരി
ഒഴുകിവരുമരിയസുഖനിമിഷമേ...പോരൂ..
ആരോടും മിണ്ടാതീ ആരോമൽതീരത്തിൽ
അനുഭൂതികളിൽ (ഏഴ സ്വരങ്ങളും)

ചിത്രം
ചിരിയോ ചിരി

219

ഒത്തിരിയൊത്തിരി

ഒത്തിരിയൊത്തിരി മോഹങ്ങൾ കതിരിട്ട
പുത്തരിച്ചമ്പാവ് പാടത്ത്, എന്റെ
പുത്തരിച്ചമ്പാവ് പാടത്ത്

(ഒത്തിരി)

വണ്ണാത്തിപ്പുള്ളിന്റെ വായ്ത്താരി കേട്ട ഞാൻ
പൊന്നിൻകിനാവുകൾ കൊയ്യാൻ പോയ്
എന്റെ പൊന്നിൻ കിനാവുകൾ കൊയ്യാൻ പോയ്

(ഒത്തിരി)

ആകാശത്തിലെ അമ്പിളിത്തെല്ലിനെ
അരിവാളാക്കി ചെന്നു ഞാൻ...
ആശതൻ പത്തായം കൊട്ടിത്തുറന്നെന്റെ
പറയും പറക്കോലും മാറ്റിവച്ചു, എന്റെ
പറയും പറക്കോലും മാറ്റിവച്ചു...

(ഒത്തിരി)

കാണാദൂരത്ത് കന്നിക്കതിർവയൽ
പൂക്കണി മിന്നുന്ന പൊന്നരുളി
കൂട്ടുകാരൊത്തിനി കന്നിക്കൊയ്ത്ത്
പിന്നെ പാട്ടിന്റെ താളത്തിൽ കറ്റമെതി

(ഒത്തിരി)

ചിത്രം
വെങ്കലം

പാടിയത്
പ്രവീൺ വിജയകൃഷ്ണ, നിഖിൽ മേനോൻ

രചന
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വയനാട്

സംഗീതം
മൊഹമ്മദ് ഷക്കീൽ

220

ഒന്നാം നാൾ

ഒന്നാം നാൾ ഉല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ
ഒരു കുഞ്ഞാറ്റക്കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു
രണ്ടാം നാൾ ഉല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ
ഒരു ചെണ്ടുമല്ലി,ഒരു കുഞ്ഞാറ്റക്കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു
മൂന്നാം നാൾ ഉല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ
മൂന്ന മുക്കുറ്റി രണ്ടു ചെണ്ടുമല്ലി,
ഒരു കുഞ്ഞാറ്റക്കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു
നാലാം നാൾ ഉല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ
നാല്വ നാരങ്ങ മൂന്ന മുക്കുറ്റി രണ്ടു ചെണ്ടുമല്ലി,
ഒരു കുഞ്ഞാറ്റക്കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു
അഞ്ചാം നാൾ ഉല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ
അഞ്ചു മഞ്ചാടി ,നാല്വ നാരങ്ങ മൂന്ന മുക്കുറ്റി
രണ്ടു ചെണ്ടുമല്ലി,ഒരു കുഞ്ഞാറ്റക്കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു
ആറാം നാൾ ഉല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ
ആറു താറാവ് അഞ്ചു മഞ്ചാടി ,നാല്വ നാരങ്ങ മൂന്ന മുക്കുറ്റി
രണ്ടു ചെണ്ടുമല്ലി,ഒരു കുഞ്ഞാറ്റക്കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു
ഏഴാം നാൾ ഉല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ
ഏഴു ഏത്തക്ക ആറു താറാവ് അഞ്ചു മഞ്ചാടി , നാല്വ നാരങ്ങ
മൂന്ന മുക്കുറ്റി, രണ്ടു ചെണ്ടുമല്ലി,ഒരു കുഞ്ഞാറ്റക്കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു
എട്ടാം നാൾ ഉല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ
എട്ട് പൊട്ടുസ്സ ഏഴു ഏത്തക്ക ആറു താറാവ് , അഞ്ചു മഞ്ചാടി ,
നാല്വ നാരങ്ങ മൂന്ന മുക്കുറ്റി, രണ്ടു ചെണ്ടുമല്ലി,
ഒരു കുഞ്ഞാറ്റക്കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു
ഒമ്പതാം നാൾ ഉല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ
ഒമ്പത് അമ്പഴങ്ങ എട്ട് പൊട്ടുസ്സ ഏഴു ഏത്തക്ക ആറു താറാവ്
അഞ്ചു മഞ്ചാടി ,നാല്വ നാരങ്ങ മൂന്ന മുക്കുറ്റി
രണ്ടു ചെണ്ടുമല്ലി,ഒരു കുഞ്ഞാറ്റക്കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു
പത്താം നാൾ ഉല്ലാസയാത്ര പോയപ്പോൾ
പത്തു മത്തങ്ങ ഒമ്പത് അമ്പഴങ്ങ എട്ട് പൊട്ടുസ്സ
ഏഴു ഏത്തക്ക ആറു താറാവ്
അഞ്ചു മഞ്ചാടി ,നാല്വ നാരങ്ങ മൂന്ന മുക്കുറ്റി
രണ്ടു ചെണ്ടുമല്ലി,ഒരു കുഞ്ഞാറ്റക്കിളിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു

ചിത്രം
ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ വീട്

221

ഒന്നാം രാഗം പാടി

ഒന്നാം രാഗം പാടി
ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി
വന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ നീ
വടക്കുന്നാഥന്റെ മുമ്പിൽ
പാടുവതും രാഗം നീ
തേടുവതും രാഗമാം
ദേവനുമനുരാഗിയാം അമ്പലപ്രാവേ
(ഒന്നാം)

ഈ പ്രദക്ഷിണവീഥികൾ
ഇടറിവീണ പാതകൾ
എന്നും ഹൃദയസംഗമത്തിൻ
ശീവേലികൾ തൊഴുതു (ഈ)
കണ്ണുകളാലർച്ചന മൌനങ്ങളാൽ കീർത്തനം
എന്നാമെല്ലാമറിയുന്നീ ഗോപുരവാതിൽ
(ഒന്നാം)

നിന്റെ നീലരജനികൾ
നിദ്രയോടുമിടയവേ
ഉള്ളിലുള്ള കോവിലിലെ
നടതുറന്നു കിടന്നു (നിന്റെ)
അന്നുകണ്ട നീയാരോ
ഇന്നുകണ്ട നീയാരോ
എല്ലാമെല്ലാം കാലത്തിൻ ഇന്ദ്രജാലങ്ങൾ
(ഒന്നാം)

ചിത്രം
തൂവാനത്തുമ്പികൾ

പാടിയത്
പി.ജയചന്ദ്രൻ

രചന
ഒ.എൻ.വി

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

222

ഒന്നിനി ശ്രുതി താഴ്ത്തി

ഒന്നിനി ശ്രുതി താഴ്ത്തി പാടുക പൂങ്കുയിലേ
എന്നോമലുറക്കമായ് ഉണർത്തരുതേ..
എന്നോമലുറക്കമായ് ഉണർത്തരുതേ..
ഒന്നിനി തിരി താഴ്ത്തു ശാരദ നിലാവെ ഈ
കണ്ണിലെ കിനാവുകൾ കെടുത്തരുതേ..
കണ്ണിലെ കിനാവുകൾ കെടുത്തരുതേ..
(ഒന്നിനി ശ്രുതി .... ഉണർത്തരുതേ)
ഉച്ചത്തിൽ മിടിയ്ക്കൊല്ലേ നീ എന്റെ ഹൃദന്തമേ
സ്വച്ഛശാന്തമെന്നോമൽ മയങ്ങിടുമ്പോൾ.. (2)
എത്രയോ ദൂരമെന്നോടൊപ്പം നടന്ന
പദപത്മങ്ങൾ തരളമായ് ഇളവേൽക്കുമ്പോൾ (2)
താരാട്ടിൻ അനയാത്ര നിദ്രതൻ പടിവരെ
താമര മലർമിഴി അടയും വരെ... (2)
ഒന്നിനി ശ്രുതി താഴ്ത്തി പാടുക പൂങ്കുയിലേ
എന്നോമലുറക്കമായ് ഉണർത്തരുതേ..
എന്നോമലുറക്കമായ് ഉണർത്തരുതേ..
രാവും പകലും ഇണ ചേരുന്ന സന്ധ്യയുടെ
സൌവർണ്ണനിറമോലും ഈ മുഖം നോക്കി (2)
കാലത്തിൻ കണികയാമീ ഒരു ജന്മത്തിന്റെ
ജാലകത്തിലൂടപാരതയെ നോക്കി..(2)
ഞാനിരിയ്ക്കുമ്പോൾ കേവലാനന്ദ സമുദ്രമെൻ
പ്രാണനിലലതല്ലി ആർത്തിടുന്നു (2)
ഒന്നിനി ശ്രുതി താഴ്ത്തി പാടുക പൂങ്കുയിലേ
എന്നോമലുറക്കമായ് ഉണർത്തരുതേ..
എന്നോമലുറക്കമായ് ഉണർത്തരുതേ..

ലളിതഗാനം

പാടിയത്
യേശുദാസ്, മഞ്ജരി

രചന
ഈസ്റ്റ്കോസ്റ്റ് വിജയൻ

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

BabuEdakochi

ഒന്നിനുമല്ലാതെ

ഒന്നിനുമല്ലാതെ എന്തിനോ തോന്നിയൊരിഷ്ടം
എനിക്കെപ്പോഴോ തോന്നിയൊരിഷ്ടം (2)
രാഗമായ് അത് താളമായ്
നീയെനിക്കാത്മാവിൻ ദാഹമായി
ശൂന്യമാമെൻ ഏകാന്തതയിൽ പൂവിട്ടൊരനുരാഗമായ്
നീയൊരു സ്നേഹവികാരമായി

(ഒന്നിനുമല്ലാതെ...)

മനസ്സിലെ നവരത്ന വിളക്കിൽ നീ കൊളുത്തി
മധുരസ്മരണകൾ തൻ തിരികൾ (2)
അഭിലാഷങ്ങളെ സുരഭിലമാക്കും
സുഗന്ധ കർപ്പൂര തിരികൾ
സുഗന്ധ കർപ്പൂര തിരികൾ

(ഒന്നിനുമല്ലാതെ..)

വെളിച്ചം വാതിൽ തുറന്നു വീണ്ടും
വസന്തം വന്നു വിടർന്നു (2)
എന്നിലെയെന്നെ ചുംബിച്ചുണർത്തീ
എനിക്കു പ്രിയമാം നിൻ ഗാനം
എനിക്കു പ്രിയമാം നിൻ ഗാനം

(ഒന്നിനുമല്ലാതെ..)

ചിത്രം
നോവൽ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര	ഷിബു ചക്രവർത്തി	ശ്യാം

Babu Edakochi

ഒരു കിളി ഇരു കിളി

ഒരു കിളി ഇരു കിളി മുക്കിളി നാക്കിളി
ഓലത്തുമ്പത്താടാൻ വാ
ഓലത്തുമ്പത്താടിയിരുന്നൊരു നാടൻ പാട്ടും പാടി താ
പൊള്ളുന്ന വെയിലല്ലേ വെയിലേറ്റു വാടല്ലേ
വന്നീ തണലിലിരുന്നാട്ടേ

(ഒരു കിളി..)

തെക്കൻ പൂങ്കാറ്റിന്റെ തേരേറി വാസര-
സ്വപ്നങ്ങൾ വന്നെന്നെ പുൽകുന്ന നേരത്ത്
സന്ധ്യയാം മോഹത്തിൻ മോതിര കൈവിരൽ
ചേലയിൽ ഞാനിന്നു മൂടി വെച്ചു
പൊള്ളുന്ന വെയിലല്ലേ വെയിലേറ്റു വാടല്ലേ
വന്നീ തണലിലിരുന്നാട്ടേ

(ഒരു കിളി..)

പിച്ചകപ്പൂവല്ലിയിലാടുന്ന മാവിന്റെ
പച്ചപ്പുൽനാമ്പുകൾ പൂക്കുന്ന ചോലയിൽ
പൊയ്പ്പോയ ബാല്യത്തിൻ തേന്മായ് വന്നൊരു
പാട്ടൊന്നു പാടുക നിങ്ങൾ
പൊള്ളുന്ന വെയിലല്ലേ വെയിലേറ്റു വാടല്ലേ
വന്നീ തണലിലിരുന്നാട്ടേ

(ഒരു കിളി..)

ചിത്രം
മന അങ്കിൾ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

ഒരു കിളി പാട്ട് മൂളവെ

ഒരു കിളി പാട്ട് മൂളവെ മറുകിളി ഏറ്റു പാടുമോ (2)
മധു വസന്ത മഴ നനഞ്ഞു വരുമോ
ഒരു സ്വര താരം പോലെ
ജപലയ മന്ത്രം പോലെ അരികെ വരാം
പറന്നു പറന്നു പരന്നു പറന്നു ഞാൻ

(ഒരു കിളീ ...)

വലം കാൽ ചിലമ്പുമായ്
വിരുന്നെത്തിയെന്റെ നെഞ്ചിൽ
മണിത്താഴിൻ തഴുതിന്റെ അഴി നീക്കി നീ (2)
നിനക്കു വീശാൻ വെൺ തിങ്കൾ വിശറിയായ് (2)
നിനക്കുറങ്ങാൻ രാമച്ച കിടക്കയായ് ഞാൻ
നിന്റെ രാമച്ച കിടക്കയായ് ഞാൻ

(ഒരു കിളീ...)

തിരിയായ് തെളിഞ്ഞു നിൻ മനസ്സിന്റെയമ്പലത്തിൽ
ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ ഞാൻ എരിയില്ലയോ (2)
നിനക്കു മീട്ടാൻ വരരുദ്ര വീണയായ് (2)
നിനക്കു പാടാൻ ഞാനെന്നെ സ്വരങ്ങളാക്കി
എന്നും ഞാനെന്നെ സ്വരങ്ങളാക്കീ

(ഒരു കിളി..)

ചിത്രം
വടക്കുംനാഥൻ

പാടിയത് മഞ്ജരി	രചന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	സംഗീതം ഇളയരാജ

226

ഒരു ചിരികണ്ടാൽ

ഒരു ചിരികണ്ടാൽ കണി കണ്ടാൽ അതുമതി...
ഒരു വിളികേട്ടാൽ മൊഴികേട്ടാൽ അതുമതി...
അണിയാരപ്പന്തലിനുള്ളിൽ
അരിമാവിൻ കോലമിടാൻ
തിരുതേവി കോവിലിനുള്ളിൽ
തിരയാട്ടക്കുമ്മിയിടാൻ
ഈ കുഞ്ഞാംകിളി കൂവുന്നത് കുയിലിനറിയുമോ
[ഒരു ചിരികണ്ടാൽ]
പൂവാലൻ കോഴി പുതു പൂഞ്ചാത്തൻ കോഴി...
ചിറകാട്ടി കൂവേണം പുലരാൻ നേരം ഹോയ്...
കുന്നുമ്മേലാട്ടും ചെറുകുന്നിൻ മണിച്ചൂര്യൻ.
ഉലയൂതി കാച്ചേണം ഉരുളിയിൽ നെയ്യെണ്ണ
പരലുകൾ പുളയണ പുഴയുടെ നീറ്റിൽ നീരാട്ടും നേരം
കുനുകുനെ പൊഴിയണ മഴയുടെ പാട്ടിൽ കൂത്താട്ടും നേരം
കാറ്റേ വന്നു കൊഞ്ചുമോ
കനവിൽ കണ്ട കാര്യം
[ഒരു ചിരികണ്ടാൽ]
കണ്ടില്ലാ കണ്ടാൽ കഥയെന്തോ ഏതാണോ
കൊതികൊണ്ടെൻ മാറോരം മൈന ചിലക്കുന്നു
തൊട്ടില്ലാ തൊട്ടാൽ വിരൽ പൊള്ളി വിയർത്താലോ
കുറുവാലികാറ്റേ നീ കുറുകീയുണർത്തീലേ
അമ്പിളിമാമനുദിക്കണരാത്തിയിലാകാശം പോലെ....
എന്റെ കിനാവിനെ ഉമ്മയിൽമൂടണ പഞ്ചാരപ്രാവേ
കാതിൽ വന്നു ചൊല്ലുമോ
കനവിൽ കണ്ട കാരിയം
[ഒരു ചിരികണ്ടാൽ]

ചിത്രം
പൊന്മുടിപ്പുഴയോരത്ത്

ഒരു ചെമ്പനീർ

ഒരു ചെമ്പനീർ പൂവിറുത്തു ഞാനോമലേ
ഒരുവേള നിൻ നേർക്കു നീട്ടിയില്ല (ഒരു ചെമ്പനീർ..)
എങ്കിലും എങ്ങനെ നീയറിഞ്ഞൂ.. എന്റെ
ചെമ്പനീർ പൂക്കുന്നതായ് നിനക്കായ്..
സുഗന്ധം പരത്തുന്നതായ് നിനക്കായ്
പറയൂ നീ പറയൂ (2)
ഒരു ചെമ്പനീർ പൂവിറുത്തു ഞാനോമലേ
ഒരുവേള നിൻ നേർക്കു നീട്ടിയില്ല
അകമേ നിറഞ്ഞ സ്നേഹമാം മാധുര്യം
ഒരു വാക്കിനാൽ തൊട്ടു ഞാൻ നൽകിയില്ല
നിറ നീലരാവിലെ ഏകാന്തതയിൽ
നിൻ മിഴിയിലെ നനവൊപ്പി മായ്ച്ചതില്ല
എങ്കിലും നീ അറിഞ്ഞു
എൻ നിനവെന്നും നിൻ നിനവറിയുന്നതായ്..
നിന്നെ തഴുകുന്നതായ്..
ഒരു ചെമ്പനീർ...
തനിയെ തെളിഞ്ഞ ഭാവമാം ശ്രീരാഗം
ഒരു മാത്ര നീയൊത്തു ഞാൻ മൂളിയില്ലാ
പുലർമഞ്ഞു പെയ്യുന്ന യാമത്തിലും
നിൻ മൃദുമേനിയൊന്നു തലോടിയില്ല..
എങ്കിലും..നീയറിഞ്ഞു..
എൻ മനമെന്നും നിൻ മനമറിയുന്നതായ്..
നിന്നെ പുണരുന്നതായ്..
ഒരു ചെമ്പനീർ പൂവിറിത്തു ഞാനോമലേ
ഒരുവേള നിൻ നേർക്കു നീട്ടിയില്ല

ചിത്രം
സ്ഥിതി

Babu Edakochi

ഒരു ദലം മാത്രം

ഒരു ദലം...
ഒരു ദലം മാത്രം...
ഒരു ദലം മാത്രം വിടർന്നൊരു ചെമ്പനീർ
മുകുളമായ് നീയെന്റെ മുന്നിൽ നിന്നു
തരളകപോലങ്ങൾ നുള്ളി നോവിക്കാതെ
തഴുകാതെ ഞാൻ നോക്കി നിന്നു...
(ഒരു ദലം മാത്രം)

കൂട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ
കുറുകിയിരിക്കുന്ന മോഹങ്ങൾ..
പറയാതെ കൊക്കിൽ ഒതുക്കിയതെല്ലാം
വിരലിന്റെ തുമ്പിൽ തുടിച്ചുനിന്നു

ഓരോ ദലവും വിടരും മാത്രകൾ
ഓരോ വരയായി... വർണ്ണമായി...
ഒരു മൺചുമരിന്റെ നെറുകയിൽ നിന്നെ ഞാൻ
ഒരു പൊൻ തിടമ്പായെടുത്തു വെച്ചു.....
അ ആ അ ആ അ ....ആ
(ഒരു ദലം മാത്രം)

ചിത്രം
ജാലകം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ബിച്ചുതിരുമല

സംഗീതം
ശ്യാം

Babu Edakochi

ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ

ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ
കുടമുല്ലപ്പൂവിരിഞ്ഞൂ
അതിലായിരമാശകളാലൊരു പൊൻവല നെയ്യും
തേൻവണ്ടു ഞാൻ
അലരേ തേൻവണ്ടു ഞാൻ
(ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ)

അധരമമൃതജലശേഖരം, നയനം മദനശിശിരാമൃതം
ചിരിമണിയിൽ ചെറുകിളികൾ
മേഘനീലമൊഴുകി വരു പൂഞ്ചുരുൾ ചായൽ
എന്തൊരുന്മാദം എന്തൊരാവേശം
ഒന്നു പുൽകാൻ ഒന്നാകുവാൻ
അഴകേ ഒന്നാകുവാൻ
(ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ)

കളഭനദികളൊഴുകുന്നതോ കനകനിധികളുതിരുന്നതോ
പനിമഴയോ പുലരൊളിയോ
കാലഭേദമെഴുതിയൊരീ കാവ്യസംഗീതം
കന്നി താരുണ്യം സ്വർണ്ണതേൻകിണ്ണം
അതിൽ വീഴും തേൻവണ്ടു ഞാൻ
നനയും തേൻവണ്ടു ഞാൻ
(ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ)

ചിത്രം
കാണാമറയത്ത്

BabuEdakochi

ഒരു മയിൽപ്പീലിയായ്

ഒരു മയിൽപ്പീലിയായ് ഞാൻ ജനിക്കുമെങ്കിൽ
നിന്റെ തിരുമുടിക്കുടന്നയിൽ തപസിരിക്കും
ഒരു മയിൽപ്പീലിയായ് ഞാൻ ജനിക്കുമെങ്കിൽ
നിന്റെ തിരുമുടിക്കുടന്നയിൽ തപസിരിക്കും
ഒരു മുളംതണ്ടായ് ഞാൻ പിറക്കുമെങ്കിൽ
നിന്റെ ചൊടിമലരിതളിൽ വീണലിഞ്ഞു പാടും
അലിഞ്ഞു പാടും.....
ഒരു മയിൽപ്പീലിയായ് ഞാൻ ജനിക്കുമെങ്കിൽ
നിന്റെ തിരുമുടിക്കുടന്നയിൽ തപസിരിക്കും

നിൻ പ്രേമ കാളിന്ദീ പുളിനങ്ങളിൽ എന്നും
ഒരു നീലക്കടമ്പായ് ഞാൻ പൂ ചൊരിയും
നിൻ പ്രേമ കാളിന്ദീ പുളിനങ്ങളിൽ എന്നും
ഒരു നീലക്കടമ്പായ് ഞാൻ പൂ ചൊരിയും
നിൻ തിരുമാറിലെ ശ്രീവത്സമാകുവാൻ
നിന്നിലലിഞ്ഞു ചേരാൻ എന്തു മോഹം
ദേവാ.......ദേവാ......

കാലികൾ മേയുമീ കാനനത്തിൽ
നിന്റെ കാലൊച്ച കേൾക്കുവാനായ് കാത്തിരിപ്പൂ
കാലികൾ മേയുമീ കാനനത്തിൽ
നിന്റെ കാലൊച്ച കേൾക്കുവാനായ് കാത്തിരിപ്പൂ
എന്നനുരാഗമാകും ഈ യമുനാ തരംഗം
നിൻ പുണ്യ തീർത്ഥമാകാൻ എന്തു ദാഹം
കണ്ണാ.....കണ്ണാ......

ചിത്രം
അണിയാത്ത വളകൾ

പാടിയത് ചിത്ര	രചന വാലി	സംഗീതം എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

231

ഒരു മുറൈ വന്ത്

ഒരു മുറൈ വന്ത് പാർത്തായാ (2) നീ...
ഒരു മുറൈ വന്ത് പാർത്തായാ എൻ മനം നീയറിന്തായാ
തിരുമകൾ തുൻപം തീർത്തായാ
അൻപുടൻ കൈയ്യണൈത്തായോ
ഉൻ പേർ നിനൈത്തമെന്ത് അൻപേ അൻപേ നാന്താ
ഉൻപേർ നിനൈത്തമെന്ത് വോതിയമങ്കൈ എൻട്
ഉനതു മനം ഉണർന്തിരുന്തും
എനതു മനം ഉനൈത്തേട് (ഒരു മുറൈ...)
ഉനതു ഉള്ളത്തിൽ ഉദയനിലൈവിനവെ ഉലവിട്ടം പെണ്ണം കൂത്താട്
അറുവ വെള്ളത്തിൽ പുതിയ മലൈരിനവെ
മടർ വിട്ടം കണ്ണം കൂത്താട്
നീണ്ട നാൾകളായ് നാൻ കോണ്ട താപം കാതൽ നോയാവ വിലൈന്തിടവേ
കാലം കാലമായ് നാൻ ശെയ്ത യാഗം കോപത്തീയാക വളൻന്തിടവേ
എരിന്തേൻ.....ഇടൈ വരും തടൈകളും തുലൈന്തിടവേ
നേസ പാസം നീങ്കിടാമൽ ഉനൈക്കെന നീണ്ടകാലം
നെഞ്ചമൊൻട്ടു തുടിക്കയിൽ (ഒരു മുറൈ...)
തോം തോം തോം ഒരു മുറൈ വന്ത് പാർത്തായാ നീ
തജം തജം തകജം എൻ മനം നീയറിന്തായോ
തോം തോം തോം
മപസനി.ധപമ സസാസ മമാമാ ധധാധ സാസാമ തോം തോം
തത്തരികിട തിത്തരികിട(4)
ജണധ തിമിത ജണ ധ തിമി
അംഗനമാർ മൌലീ മണീ
തിങ്കളാസ്യേ ചാരു ശീലേ നാഗവല്ലീ മനോന്മണീ
രാമനാഥൻ തേടും ബാലേ
മാണിക്യ വാസക മൊഴികൾ നൽകീ ദേവീ (2)
ഇളങ്കോവടികൾ ചിലമ്പു നൽകീ
തമിഴകമാകെയും ശൃംഗാര റാണി നിൻ
പഴമുതിർ കൊഞ്ചലിൽ ചോലയായി (2)

ചിത്രം
മണിച്ചിത്രത്താഴ്

പാടിയത്
ഷഹബാസ് അമൻ, മൃദുല വാര്യർ

രചന
റഫീക്ക് അഹമ്മദ്

സംഗീതം
ഗോപീസുന്ദർ

Baby Edakochi

ഒരു മെഴുതിരിയുടെ

ഒരു മെഴുതിരിയുടെ നെറുകയിലെരിയാൻ
പ്രണയമേ അരികിൽ വന്ന നീ
ഒരു സുഖമറവിയിൽ ഉരുകുകയാണെൻ
ഹൃദയമേ വെറുതേ നിന്ന ഞാൻ
തോഴീ ഒരു നോവുപോലെരിയുന്നിതാ തിരി...
ഏതോ കിനാവിൽ നിറയുന്നിതെൻ മിഴീ
മറന്ന ഞാനിന്നെന്നെയും പ്രിയേ.. ഒഴുകി അലകളിൽ
(ഒരു മെഴുതിരി......... നിന്ന ഞാൻ)

ഓരോ നിമിഷ ചഷകം സ്മൃതികളാൽ നിറയുമിവിടെ
ഓരോ... വിജനവനിയും നിറയേ കനികൾ ചൂടും
ഇനി നീട്ടുമോ കരങ്ങളെ ഈ വിരഹാശ്രു മായ്ക്കുവാൻ
പ്രഭാതമോ ത്രുസന്ധ്യതൻ സഖീ
കലരുമവയിനി
(ഒരു മെഴുതിരി..... അരികിൽ വന്ന നീ)
ഉം ...ഒരു സുഖമറവിയിൽ ഉരുകുകയാണെൻ
ഹൃദയമേ വെറുതേ നിന്ന ഞാൻ

പ്രാണൻ അലയുമിതുപോൽ പലയുഗം വിവശമായി..
രാവിൻ സജലമിഴികൾ പിടയും വിഫലമായി..
ശലഭങ്ങളായി ഉയിർക്കുമോ അനുരാഗികൾ സഖീ
അഗാധമീ ഹൃദന്തമോ പ്രിയാ.... നിറയെ നീ
(ഒരു മെഴുതിരിയുടെ ..... ഒഴുകി അലകളിൽ)
ഒരു മെഴുതിരിയുടെ നെറുകയിലെരിയാൻ
പ്രണയമേ അരികിൽ വന്ന നീ

ചിത്രം
വിശുദ്ധൻ

233

ഒരു രാഗമാല

ഒരു രാഗമാലകോർത്തു സഖീ
ബാഷ്പധാരയായ്
മനസ്സിൻ ശുഭാഗ്നിസാക്ഷിയായ്
നിൻ മാറിൽ ചാർത്തുവാൻ.
ഒരു രാഗമാലകോർത്തു സഖീ
ബാഷ്പധാരയായ്

തവഹാസമെൻ പ്രഭാകിരണം
ഭീതരാത്രിയിൽ (2)
കവിൾവാട്ടുകിൽ സദാതമസ്സെൻ
കാവ്യയാത്രയിൽ (2)
ഒരു രാഗമാലകോർത്തു സഖീ ബാഷ്പധാരയായ്

പറയാതറിഞ്ഞു ദേവിഞാൻ നിൻ
രാഗവേദന..
നിൻ രാഗവേദന
പറയാതറിഞ്ഞു ദേവിഞാൻ നിൻ രാഗവേദന..

അലയായ്‌വരും വിചാരമെഴും മൗനചേതന (2)
മനസ്സിൻ ശുഭാഗ്നിസാക്ഷിയായ്
നിൻ മാറിൽ ചാർത്തുവാൻ.
ഒരു രാഗമാലകോർത്തു സഖീ
ബാഷ്പധാരയായ്

ചിത്രം
ധ്വനി

ഒരു രാത്രി കൂടി

ഒരു രാത്രി കൂടി വിടവാങ്ങവേ
ഒരു പാട്ടു മൂളി വെയിൽ വീഴവേ
പതിയേ പറന്നെന്നരികിൽ വരും
അഴകിന്റെ തൂവലാണു നീ.. (ഒരു രാത്രി)
പലനാളലഞ്ഞ മരുയാത്രയിൽ
ഹൃദയം തിരഞ്ഞ പ്രിയസ്വപ്നമേ
മിഴികൾക്കു മുമ്പിലിതളാർന്നു നീ
വിരിയാനൊരുങ്ങി നിൽക്കയോ..
വിരിയാനൊരുങ്ങി നിൽക്കയോ...
പുലരാൻ തുടങ്ങുമൊരു രാത്രിയിൽ
തനിയേ കിടന്നു മിഴിവാർക്കവേ
ഒരു നേർത്ത തെന്നലലിവോടെ വന്നു
നെറുകിൽ തലോടി മാഞ്ഞുവോ..
നെറുകിൽ തലോടി മാഞ്ഞുവോ... (ഒരു രാത്രി)
മലർമഞ്ഞു വീണ വനവീഥിയിൽ
ഇടയന്റെ പാട്ടു കാതോർക്കവേ..
ഒരു പാഴ് കിനാവിലുരുകുന്നൊരെൻ
മനസ്സിന്റെ പാട്ടു കേട്ടുവോ..
മനസ്സിന്റെ പാട്ടു കേട്ടുവോ...
നിഴൽ വീഴുമെന്റെ ഇടനാഴിയിൽ
കനിവോടെ പൂത്ത മണിദീപമേ..
ഒരു കുഞ്ഞു കാറ്റിലണയാതെ നിൻ
തിരിനാളമെന്നും കാത്തിടാം..
തിരിനാളമെന്നും കാത്തിടാം... (ഒരു രാത്രി)

ചിത്രം
സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം

BabyEdakochi

ഒരു വട്ടം കൂടി

ഒരു വട്ടം കൂടിയെന്നോർമകൾ മേയുന്ന
തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ മോഹം
തിരുമുറ്റത്തൊരു കോണിൽ നിൽക്കുന്നൊരാനെല്ലി
മരമൊന്നുലുത്തുവാൻ മോഹം.

അടരുന്ന കായ് മണികൾ പൊഴിയുമ്പോൾ
ചെന്നെടുത്ത് അതിലൊന്നു തിന്നുവാൻ മോഹം
സുഖമെഴും കയ്പ്പും പുളിപ്പും മധുരവും
നുകരുവാനിപ്പോഴും മോഹം
തൊടിയിലെ കിണർവെള്ളം കോരിക്കുടിച്ചെന്തു
മധുരമെന്നോതുവാൻ മോഹം
എന്തു മധുരമെന്നോതുവാൻ മോഹം

ഒരുവട്ടം കൂടിയാപ്പുഴയുടെ തീരത്തു
വെറുതെയിരിക്കുവാൻ മോഹം
വെറുതെയിരുന്നോരാക്കുയിലിന്റെ
പാട്ടുകേട്ടെതിർപാട്ടു പാടുവാൻ മോഹം
അതുകേൾക്കെയുച്ചത്തിൽ കൂകും കുയിലിന്റെ
ശ്രുതി പിന്തുടരുവാൻ മോഹം
ഒടുവിൽ പിണങ്ങി പറന്നുപോം പക്ഷിയോടു
അരുതേയെന്നോതുവാൻ മോഹം
വെറുതേയീ മോഹങ്ങൾ എന്നറിയുമ്പോഴും
വെറുതേ മോഹിക്കുവാൻ മോഹം..
വെറുതേയീ മോഹങ്ങൻ എന്നറിയുമ്പോഴും
വെറുതേ മോഹിക്കുവാൻ മോഹം..
വെറുതേ മോഹിക്കുവാൻ .... മോഹം..

ചിത്രം
ചില്ല്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഒ.എൻ.വി

സംഗീതം
സലിൽ ചൗധരി

BabuEdakochi

ഒരു നാൾ വിശന്നേറെ

ഒരു നാൾ വിശന്നേറെ തളർന്നേതോ വാനമ്പാടി
കണ്ടൊരു മിന്നാമിന്നിയെ
പൊൻപയർ മണിയെന്നു തോന്നി ചെന്നു
മിന്നാമിന്നി കരഞ്ഞോതീ
കഥ കേൾക്കു കണ്മണീ (ഒരുനാൾ)

പാട്ടുപാടും നിൻ വഴിയിൽ
വെളിച്ചത്തിൽ
തുള്ളികളീ ഞങ്ങൾ
നിനക്കാരീ മധുരരാഗം പകർന്നേകി
അതേ കൈകൾ ഇവൾക്കേകീ ഈ വെളിച്ചം
നീ പാടും നിന്റെ മുളംകൂട്ടിനുള്ളിൽ
നെയ്ത്തിരിയായ് കത്തി നിൽക്കാം കൊല്ലരുതെ
മിന്നാമിന്നി കരഞ്ഞോതീ
കഥ കേൾക്കു കണ്മണീ (ഒരു നാൾ)

വന്നിരുന്നാ വാനമ്പാടി കണ്ണീരോടെ
നെഞ്ചിലെ തീയോടെ
ഒരു വെള്ളപ്പനീർപ്പൂവു വിടർന്നാടും ചെടിക്കയ്യിൽ
ഇതൾതോറും നെഞ്ചമർത്തീ
പാടിപോൽ നൊന്തു നൊന്തു പാടീ വെട്ടം വീണ നേരം
വെൺ പനിനീർ പൂവിൻ മുഖം
എന്തു മായം ചുവന്നേ പോയ്
കഥ കേൾക്കു കണ്മണീ (ഒരു നാൾ)

ചിത്രം
ദേവദാസ്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

ഒറ്റക്കമ്പിനാദം

ഒറ്റക്കമ്പിനാദം മാത്രം മൂളും വീണാഗാനം ഞാൻ
ഏകഭാവമേതോ താളം, മൂകരാഗ ഗാനാലാപം
ഈ ധ്വനിമണിയിൽ, ഈ സ്വരജതിയിൽ
ഈ വരിശകളിൽ

(ഒറ്റക്കമ്പി...)

നിൻ വിരൽത്തുമ്പിലെ വിനോദമായ് വിളഞ്ഞീടാൻ
നിന്റെയിഷ്ടഗാനമെന്ന പേരിലൊന്നറിഞ്ഞീടാൻ
എന്റെ ഉള്ളിലെ ദാഹമെങ്കിലും.

(ഒറ്റക്കമ്പി...)

നിന്നിളം മാറിലെ വികാരമായലിഞ്ഞീടാൻ
നിൻ മടിയിൽ വീണുറങ്ങിയീണമായുണർന്നീടാൻ
എന്റെ നെഞ്ചിലെ മോഹമെങ്കിലും.

(ഒറ്റക്കമ്പി...)

ചിത്രം
തേനും വയമ്പും

238

ഒറ്റത്തുമ്പീ

ഒറ്റത്തുമ്പീ നെറ്റിത്താളിൽ
നീ തൊട്ടല്ലോ പ്രേമപ്പൂവിൻ സിന്ദൂരം
പ്രേമപൊട്ടോ തൊട്ടപ്പോഴേ
ഇഷ്ടത്തോടെ മൊട്ടിട്ടെന്നിൽ ശൃംഗാരം
ഓ ശൃംഗാരമൊടെ ആടി പൂരികങ്ങൾ നല്ലഴകിൽ
മന്ദാരമാരോ ചൂടി ഹൃദയത്തിൻ ചില്ലകളിൽ
നിൻ ചില്ലകൾ തണലല്ലേ അല്ലേ
ഒറ്റത്തുമ്പീ നെറ്റിത്താളിൽ നീ തൊട്ടല്ലോ പ്രേമപ്പൂവിൻ സിന്ദൂരം
പ്രേമപൊട്ടോ തൊട്ടപ്പോഴേ
ഇഷ്ടത്തോടെ മൊട്ടിട്ടെന്നിൽ ശൃംഗാരം
ഇന്നോളം കണ്ടീല ചമയം തെല്ലില്ലാതെ
കൗമാരം കൊണ്ടാടും പൂവേ നിന്നെ
പൂന്തെന്നൽ പോലെ നീ അണയുമ്പോളന്നൊന്നും
ഞാൻ ഗന്ധം തന്നീല നീ വാങ്ങീലാ
ഇന്നോ നീ പൂവല്ല ഈ നെഞ്ചിൻ പെണ്ണല്ലേ
പെണ്ണെന്റെ കണ്മുന്നിൽ കണ്ണൻ നീ മായല്ലേ
ഓടത്തണ്ടായി നീയെൻ ചുണ്ടിൽ
ചേരുമ്പോഴോ തക തിത്തിത്താരാ
(ഒറ്റത്തുമ്പീ നെറ്റിത്താളിൽ)
നാന നനനാ നന നനനന.... ഉം .. ഉം
നീ ഇന്നോ കാറ്റായി അരികേ ഞാൻ ഞാറായി
നീരാടി നാമൊന്നായി ഈറൻ മഞ്ഞിൽ
ഓ ആകാശം മേലാകെ മഴമേഘം പൂശുമ്പോൾ
ഇന്നാദ്യം കണ്ടു നിൻ മിന്നൽച്ചന്തം
പിന്നാലെ പെയ്യാം ഞാൻ വർഷംപോൽ നിൻ മേലെ
അന്നേരം തുള്ളാം ഞാൻ കായൽപോൽ നിൻ കൂടെ
വെള്ളം മീതെ വള്ളം മേലേ
നീയും ഞാനും തക തിത്തിത്താരാ
(ഒറ്റത്തുമ്പീ നെറ്റിത്താളിൽ)

പാടിയത്
വിജയലക്ഷ്മി

രചന
മധു വാസുദേവൻ

സംഗീതം
ഔസേപ്പച്ചൻ

239

ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുന്ന

ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുന്ന പൂങ്കുയിലേ നിന്റെ
പട്ടുപോലുള്ളയീ പാട്ടിനുള്ളിൽ..
എന്തിത്ര സങ്കടം ചൊല്ലാമോ..
തേനൂറും കനിയേറെ കൊത്തിയിട്ടും
ചുണ്ടിൽ മധുരിക്കും പാട്ടൊട്ടും ബാക്കിയില്ലേ
മധുരിക്കും പാട്ടൊട്ടും ബാക്കിയില്ലേ
ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുന്ന പൂങ്കുയിലേ നിന്റെ
പട്ടുപോലുള്ളയീ പാട്ടിനുള്ളിൽ..
എന്തിത്ര സങ്കടം ചൊല്ലാമോ..
തുള്ളിക്കൊരുകുടം കണക്കെ മാരിപെയ്യുമ്പം
ഉമ്മറത്തിണ്ണേലിരുന്ന് കണ്ടതല്ലേ
ആരാരും കാണാത്തൊരു പൊൻകിനാവ് (2)
അന്ന് നിന്റെ കണ്ണില് പൂത്ത് മിന്നിയ നല്ല നാള്
ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുന്ന പൂങ്കുയിലേ നിന്റെ
പട്ടുപോലുള്ളയീ പാട്ടിനുള്ളിൽ..
എന്തിത്ര സങ്കടം ചൊല്ലാമോ..
അക്കരേയ്ക്ക് പോയ തോണി ഇക്കരെയെത്തുമ്പം
കരിമുകിൽ മാനം തെളിയുകില്ലേ ..
ഉറങ്ങാത്ത രാവിതിന്നു മായുകില്ലേ (2)
നിന്റെ കണ്ണുനീരിൻ കഥയിതിന്നു തീരുകില്ലേ
ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുന്ന പൂങ്കുയിലേ നിന്റെ
പട്ടുപോലുള്ളയീ പാട്ടിനുള്ളിൽ..
എന്തിത്ര സങ്കടം ചൊല്ലാമോ..
തേനൂറും കനിയേറെ കൊത്തിയിട്ടും
ചുണ്ടിൽ മധുരിക്കും പാടോട്ടും ബാക്കിയില്ലേ..
മധുരിക്കും പാട്ടൊട്ടും ബാക്കിയില്ലേ
മധുരിക്കും പാട്ടൊട്ടും ബാക്കിയില്ലേ
മധുരിക്കും പാട്ടൊട്ടും ബാക്കിയില്ലേ

ചിത്രം
നടൻ

Babu Edakochi

ഒളിക്കുന്നുവോ

ഒളിക്കുന്നുവോ... മിഴിക്കുമ്പിളിൽ...
ഓരായിരം കളിത്തുമ്പികൾ...
ചിരിച്ചിപ്പി ചോരും ഇളംമുത്തിലൊന്നേ
കൊരുത്തൊള്ള ചുണ്ടിൽ മാപ്പു നീ തരൂ.. തരൂ..തരൂ..

പായിപ്പാട്ടെ ഓടിവള്ളമായൊരെൻ
മോഹക്കായൽ മോടിവള്ളമാണ നീ.. (2)
മുഴക്കോലും പോലും കൂടാതെന്നേ നിന്നെ ഞാൻ
അളന്നിട്ടു പെണ്ണേ എന്നോടെന്താണീ ഭാവം..
മിനുങ്ങുന്നൊരെൻ നുണക്കോളമേ..

(ഒളിക്കുന്നുവോ മിഴിക്കുമ്പിളിൽ...)

പാലച്ചോട്ടിൽ കാത്തുനിന്നതെന്തിനോ
നീലപ്പൂവേ നീ കുടന്ന മഞ്ഞുമായ്.. (2)
നിറഞ്ഞ നിൻ മൗനം പാടും പാട്ടിൻ താളം ഞാൻ
ഒരിക്കൽ നിൻ കോപം പൂട്ടും നാദം മീട്ടും ഞാൻ
മണിക്കുട്ടിലേ മണിപ്പൈങ്കിളീ...

(ഒളിക്കുന്നുവോ മിഴിക്കുമ്പിളിൽ...)

ചിത്രം
ചമ്പക്കുളം തച്ചൻ

241

ഒളിച്ചിരിക്കാൻ

Babu Kakkochi

ഒളിച്ചിരിക്കാൻ വള്ളിക്കുടിലൊന്നൊരുക്കി വച്ചില്ലേ
ഉം..ഉം..ഉം..ഉം..
കളിച്ചിരിക്കാൻ കഥ പറയാൻ കിളിമകൾ വന്നില്ലേ

ഒളിച്ചിരിക്കാൻ വള്ളിക്കുടിലൊന്നൊരുക്കി വച്ചില്ലേ
കളിച്ചിരിക്കാൻ കഥ പറയാൻ കിളിമകൾ വന്നില്ലേ
ഇനിയും കിളിമകൾ വന്നില്ലേ

കൂഹൂ..... കൂഹൂ.....
കൂഹൂ കൂഹൂ ഞാനും പാടാം കുയിലേ കൂടെ വരാം (2)
കുറുമ്പു കാട്ടി
കുറുമ്പു കാട്ടി പറന്നുവോ നീ നിന്നോടു കൂട്ടില്ലാ
ഓലേഞ്ഞാലീ പോരൂ.....
ഓലേഞ്ഞാലീ പോരൂ നിനക്കൊരൂഞ്ഞാലിട്ടു തരാം
ഓലോലം ഞാലിപ്പൂവൻ തേൻ കുടിച്ചു വരാം
(ഒളിച്ചിരിക്കാൻ...)

എന്റെ മലർത്തോഴികളേ
എന്റെ മലർത്തോഴികളേ മുല്ലേ മൂക്കുറ്റീ
എന്തേ ഞാൻ കഥ പറയുമ്പോൾ മൂളി കേൾക്കാത്തൂ
തൊട്ടാവാടീ നിന്നെ.....
തൊട്ടാവാടീ നിന്നെ എനിക്കെന്തിഷ്ടമാണെന്നോ
താലോലം നിൻ കവിളിൽ
ഞാനൊന്നു തൊട്ടോട്ടേ
(ഒളിച്ചിരിക്കാൻ...)

ചിത്രം
ആരണ്യകം

പാടിയത്
രാജലക്ഷ്മി

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

BabyEdakochi

ഒളിച്ചിരുന്നേ

ഒളിച്ചിരുന്നേ ഒന്നിച്ചൊളിച്ചിരുന്നേ
മുറ്റത്തെത്തും തെറ്റിപ്പൂവിൻ ഒളിച്ചിരുന്നേ
മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞേ എന്തോ മെല്ലെ പറഞ്ഞേ
ചുറ്റിപ്പായും വണ്ടോടൊപ്പം മൂളി പറന്നേ
മഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞേ എൻ മനം നിറഞ്ഞേ
നെയ്ത്തലാമ്പലായ് ഓർമ്മകൾ
ഒന്നിച്ചിരുന്നേ അന്നേ ഒന്നിച്ചിരുന്നേ
തെന്നൽ വന്നെൻ ഊഞ്ഞാലിന്മേൽ ഒന്നിച്ചിരുന്നേ
വെള്ളോട്ടു വിളക്കിൻ നാളം പോലെ
വെള്ളാരം കുന്നിലെ കാറ്റുണ്ടോ
മഞ്ചാടിക്കാട്ടിലെ താന്തോന്നി പുള്ളിനു
വേളിക്ക് ചാർത്താൻ പവനുണ്ടോ
പൊട്ടി പൊട്ടി ചിരിക്കണ കുട്ടികുഞ്ഞിക്കുറുമ്പിക്ക്
കുറുമൊഴിപൂവിൻ കുടയുണ്ടോ
പെയ്തു തോർന്ന മഴയിൽ അന്നും
(ഒളിച്ചിരുന്നേ...)

വല്ലോരും കൊയ്യണ കാണാ കരിമ്പിൽ
കണ്ണാടി നോക്കണ കുയിലമ്മേ
പുന്നെല്ലു മണക്കും പാടം പോലെ
പൂക്കാലം നോറ്റത് നീയല്ലേ
ഉച്ചക്കെന്റെ പച്ചക്കല്ല് വിളക്കിച്ച കമ്മലിട്ട്
കുരുക്കുത്തിമുല്ലേ കൂടേറാം
പാതി മാഞ്ഞ വെയിലിൽ അന്നും
(ഒളിച്ചിരുന്നേ...)

ചിത്രം
ജനകൻ

പാടിയത്
സുജാത മോഹൻ, റെജു ജോസഫ്

രചന
വയലാർ ശരത്

സംഗീതം
അലക്സ് പോൾ

Babu Edakochi

ഒഴുകുകയായ്

ഒഴുകുകയായ് പുഴപോലേ ഓ..
കൊഴിയുകയായ് മഴപോലേ
ഓർമ്മകളേ നീ തഴുകിയപോലേ
ഈറൻ വിരലുകളാലേ ഓ...
ഒഴുകുകയായ് പുഴപോലേ ഓ..
കൊഴിയുകയായ് മഴപോലേ
നി സ നി സ നി സ നി സ
നി സ നി സ രി മ രി മ പ

ആദ്യാനുരാഗം ...ആ...
ആദ്യാനുരാഗം അഴകണിയുന്ന
ആത്മസുഗന്ധങ്ങളോടേ (2)
തെങ്ങിളനീരിൻ തുള്ളികളെല്ലാം
ഉള്ളിൽ നിറയുന്നപോലേ മോഹം
ഒഴുകുകയായ് പുഴപോലേ സ്നേഹം
പൊഴിയുകയായ് മഴപോലേ
പൂവിൽ നിലാവിൽ....ആ...
പൂവിൽ നിലാവിൽ നിഴൽ എഴുതാനായ്
നോവിൻ മുകിൽ വന്ന മേലേ
വിങ്ങലെന്നാലും മങ്ങാതേ നീയെൻ
നെഞ്ചിൽ തെളിയുന്നതാരേ ജന്മം
ഒഴുകുകയായ് പുഴപോലേ സ്നേഹം
പൊഴിയുകയായ് മഴപോലേ

ചിത്രം
അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീട്

Babu Edakochi

ഓ... ദിൽരുബാ

ഓ... ദിൽരുബാ... ഇനി സംഗമോത്സവം (2)
നിന്റെ അഴകിലേ അഗ്നിരേഖയിൽ
വീഴുവാൻ വരും ശലഭമാണഞാൻ....
ഓ... ബാദുഷാ ഇത് സ്വർഗ്ഗസംഗമം (2)

നിശാഗന്ധി പൂത്തുലഞ്ഞു നിലാവിന്റെ കൂടൊരുങ്ങി
ഇന്നല്ലയോ... ഋതുപാർവ്വണം...(2)
ഓ.. അരികത്തു നീ വരുമ്പോൾ... തുളുമ്പുന്ന പാനപാത്രം
അനശ്വരമീ വസന്തം അനഘമെൻ ആത്മദാഹം
മധുമധുരിമയായ് യൌവ്വനം... ദിൽരുപാ...
ഓ..ദിൽരുപാ.. ഇനി സംഗമോത്സവം
ഓ... ബാദുഷാ ഇത് സ്വർഗ്ഗസംഗമം

എടുക്കുമ്പോളായിരങ്ങൾ... തൊടുക്കുമ്പോളായിരങ്ങൾ
മലരമ്പുകൾ പുളകങ്ങളായ്....
ഓ.. ഒരിക്കലും മായുകില്ലീ.. അനവദ്യ മോഹരാത്രി (2)
പാൽക്കടലലയായ് എൻമനം.. ബാദുഷാ...
ഓ..ദിൽരുപാ.. ഇനി സംഗമോത്സവം
ഓ... ബാദുഷാ ഇത് സ്വർഗ്ഗസംഗമം
നിന്റെ അഴകിലേ അഗ്നിരേഖയിൽ
വീഴുവാൻ വരും ശലഭമാണ ഞാൻ....

ചിത്രം
അഴകിയ രാവണൻ

പാടിയത്
കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, മുദ്രല വാര്യർ

രചന
കാവാലം

സംഗീതം
ശരത്

245

ഓ...മറിമായൻ

പെരുമയുടെ നിനവിൻ തിരുമലരടി നിനൈക്കിന്റ്
ഉത്തമത്തം ഉറവു വേണ്ടും ഉള്ളുണ്ടുവെയ്ത്ത് പുറവുണ്ട്
പേശുവാൻ ഉറവു കലവാമെയ് വേണ്ടും
പെരുമൈ പെറും നിനവു പുകൾ
പേശ വേണ്ടും പൊയ് പേശാതിരിക്ക വേണ്ടും
മുറപ്പെണ്ണാസയെ മറക്ക വേണ്ടും
ഉനൈന മറവാതിരിയ്ക്ക വേണ്ടും
ഉം...ഓ...മറിമായൻ കവിയല്ലേ...
നേരെ വാ നേരെ പോ പൊന്നേ...
കണ്ണോണ്ടും ഉള്ളോണ്ടും കുടിക്കും താന്തോന്നി
ത ത ത താഴെ വീണാൽ താങ്ങുകില്ലേ നീ
പൂവിരിക്കാം.. മദമൊട്ടു കൊതിയൊടു തേൻ കുടിക്കാൻ
വണ്ടു വന്നാലോ...ഓഹോ...ഭാഗ്യം പിന്നെ ഓ ഓ ഓ...
തുണയാളൊത്താടിപ്പാടും പൂക്കാലം
ഇണകൂടി സ്വപ്നം കാണും രാക്കാലം (ഓ മറിമായൻ)
എന്നെ ഞാൻ നിന്നുള്ളിൽ കണ്ടേ
കണ്ടോ നീ കണ്ടോ... നിൻ കാണാ തേൻകൂട്ടും കണ്ടേ
അയ്യയ്യേ നീയെന്റെ നാണോം കണ്ടേ
ഒരു സ്വപ്നം പോലെ..... പോരേ പോരേ
മറയെല്ലാം പോയേ
അയ്യയ്യേ മാനക്കേടായേ (ഓ മറിമായൻ)
വാഴ്വ് പൂവും വാക്ക് പൂന്തേനും നീയറിഞ്ഞില്ലേ
ഓഹോ അങ്ങനെ
മെയ്യാരം ചാർത്തി നിന്നിലൊയ്യാരം തേടി വന്നല്ലോ
സരിഗരിഗരിഗരിഗരി രിഗമ ഗരി സ സ പ
സരിഗരിഗരിഗരിഗരി രിഗമ ഗരി സ സ പ
നീയാണോ എൻ കാവ്യം.. ഞാനാണോ നിൻ കാവ്യം
ആഹാ കേൾക്കട്ടേ... സമ്മാനം തന്നില്ലേ
എന്നോ എന്തോ തന്നല്ലോ (ഓ മറിമായൻ)

ചിത്രം
ഇവൻ മേഘരൂപൻ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
സത്യൻ അന്തിക്കാട്

സംഗീതം
എം.ജി. രാധാകൃഷ്ണൻ

Babu Edakochi

ഓ... മൃദുലേ..

ഓ..ഓ..ഓ.. ആ ..ആ..
മൃദുലേ...
ഹൃദയമുരളിയിലൊഴുകി വാ
നിൻ നിഴലായ്
അലയും പ്രിയനെ മറന്നുവോ
മൃദുലേ...ഹൃദയമുരളിയിലൊഴുകി വാ
നിൻ നിഴലായ്
അലയും പ്രിയനെ മറന്നുവോ
മൃദുലേ മനസ്സും മനസ്സുമകന്നുവോ

അകലെയാണെങ്കിലും ധന്യേ (2)
നിൻ സ്വരം
ഒരു തേങ്ങലായെന്നിൽ നിറയും (ഓ...)

പിരിയുവാനാകുമോ തമ്മിൽ (2)
എൻ പ്രിയേ ഒരു ജീവനായ്
എന്നിൽ വിരിയും (ഓ...)

ചിത്രം
ഞാൻ ഏകനാണ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
രാജേഷ് കൃഷ്ണ, സംഗീത	രാജീവ് ആലുങ്കൽ	എം.ജയചന്ദ്രൻ

ഓ മൈ ജൂലി

ഓ മൈ ജൂലി നീയെൻ ഗാനം
നെഞ്ചിനുള്ളിൻ കേൾക്കും താളം
കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കൂടും കൂട്ടി ചുണ്ടിൽ ചുണ്ടിൽ ചൂളം മൂളി
തീരം തേടുമീ കാറ്റിൻ കുറുകുമീ പാട്ടിൻ
കടലിൽ മുങ്ങുമെൻ പ്രേമം നീ ജൂലീ
ഐ ലവ് യൂ
ഏയ് ജൂലി ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട ടെൽ യൂ ദാറ്റ് ഐ ലവ് യൂ
ഓ മൈ ജൂലി നീയെൻ ഗാനം
നെഞ്ചിനുള്ളിൽ കേൾക്കും താളം
ഹെയ് നിൻ മാറിൽ ചാഞ്ഞു ഞാനുറങ്ങും
എന്നെന്നും ഞാനെന്നെ മറക്കും
പൂവിന്റെയുള്ളിൽ തേൻകുടങ്ങൾ
വണ്ടിന്നു നൽകും ചുംബനങ്ങൾ
ഏതോ വാനതിൽ തുവും കിനാവിലായിരം ദാഹം
പകരും മുന്തിരിച്ചാറിൽ മയങ്ങി വീഴുമീ രാഗം
നീ ജൂലീ.... നീയെൻ ഗാനം ..ഓഹ് ജൂലീ ഐ ലവ് യൂ...
ഈ ഗിറ്റാറിൻ തന്ത്രിയിലലിഞ്ഞു
രോമാഞ്ചം കൊണ്ടുഞാനുലഞ്ഞു
കാതോരമേതോ സ്പന്ദനങ്ങൾ
പൂക്കുന്നുവോയെൻ മർമ്മരങ്ങൾ
ഈറൻ പൂമുടിത്തുമ്പിൽ വികാരലില്ലികൾ പൂക്കും
കവിളിൽ താരിതൾ ചെണ്ടിൽ പരാഗരേണുവിൽ പാറും
ശലഭം ഞാൻ.. ഓഹ് മൈ ജൂലി
യുവാർ മൈ ലവ് ബീ മൈ ലവ്
ഓ മൈ ജൂലി നീയെൻ ഗാനം
നെഞ്ചിനുള്ളിൽ കേൾക്കും താളം
കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കൂടും കൂട്ടി
ചുണ്ടിൽ ചുണ്ടിൽ ചൂളം മൂളി
തീരം തേടുമീ കാറ്റിൽ കുറുകുമീ പാട്ടിൽ
കടലിൽ മുങ്ങുമെൻ പ്രേമം നീ ജൂലീ..ഐ ലവ് യൂ .....

ചിത്രം
ചട്ടക്കാരി

248

ഓ സൈനബാ

ഓ സൈനബാ അഴകുള്ള സൈനബാ
ഇളമാൻകിടാവുപോലെ വന്നതെന്തിനാണ നീ
ഓ സൈനബാ അലിവുള്ള സൈനബാ
അറിയാതെയെന്റെ ജീവനായതെന്തിനാണ നീ
മാനല്ല ഞാൻ ഇളമാനല്ല ഞാൻ
ഇളം ഉവൽ കൊണ്ട് കൂട്ട തീർക്കും അല്ലിത്തേൻ കിളി
ഓ സൈനബാ സൈനബാ ..സൈനബാ...

പെരുന്നാൾ നിലാവു കൊണ്ടുറുമാൽ തീർത്ത സൈനബാ
ഞാനരളിമാല കൊണ്ടു നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടാലോ
പെരുന്നാൾ നിലാവു കൊണ്ടുറുമാൽ തീർത്ത കൈകളാൽ
ഞാനരളിമാല നിനക്കു വേണ്ടി കോർത്തെടുത്തല്ലോ
ഇനി താരകങ്ങളേ തിരുസാക്ഷിയാക്കി ഞാൻ
നിന്നെയിന്നു സ്വന്തമാക്കുമെൻ സൈനബ
(ഓ..സൈനബ...)

അനുരാഗജാലകം തുറന്നു വന്നതാണു ഞാൻ
മഴമുകിലുകൾക്കു മേലെ വന്ന മാരിവില്ലു നീ
അനുരാഗജാലകം തുറന്നു വന്ന സൈനബ
കരിമുകിലുകൾക്കു മേലേ വന്ന മാരിവില്ലു നീ
അതിലിന്നലിഞ്ഞു പോയ് പുളകം വിരിഞ്ഞു പോയ്
നൂറു നന്മ പൂവണിഞ്ഞ പ്രണയസന്ധ്യയിൽ
(ഓ..സൈനബ..)

ചിത്രം
അമൃതം

249

ഓം നമഃശിവായ

ഓം.........ഓം........ഓം......
ഓം നമഃശിവായ ഓം നമഃശിവായ
ചന്ദ്രക്കലാധര ശത്രുഹരാ..ചന്ദ്രക്കലാധര ശത്രുഹരാ
സാന്ദ്രകലാപൂർണ്ണോദയ ലയനിലയാ
ഓം....ഓം നമഃശിവായ
ഓം നമഃശിവായ
പഞ്ചഭൃതങ്ങൾ നിൻ മുഖപഞ്ചകമേ
ആറു ഋതുക്കൾ നിൻ ഉടയാടകളേ [പഞ്ചഭൃതങ്ങൾ]
പ്രകൃതീ പാർവ്വതി നിന്നോടു ചേർന്നു
ഏഴടി വച്ചു സ്വരമാലികയായ്
സ ഗ മ ധനിസഗ ഗ മ ധ നിസ ഗ മ
ഗഗഗ സസസ നി, ഗാ മഗസനിധമഗസ
നിൻ ദൃഷ്ടികൾ അഷ്ടദിക്കുകൾ
നിൻ വാക്കുകൾ നവരസങ്ങളും
താപസമന്ദാരാ.......ആ......നിൻ മൗനമേ
ദശോപനിഷത്തുകൾ ഈ മഹിയിൽ [ഓം]

ത്രികാലമായ് നിൻ നേത്രത്രയമേ
ചതുർവ്വേദങ്ങൾ പ്രാകാരങ്ങൾ [ത്രികാലമായ്]
ഗജമുഖ ഷൺമുഖ സോദരർ നിന്നുടെ
സങ്കൽപ്പങ്ങളും സത്യങ്ങളാക്കി
അദ്വൈതമേ നിൻ ആദിയോഗമായ്
നിൻ താളമേ കാലഗമനമായ്
കൈലാസഗിരിവാസ നിൻ ഗാനമേ
ജന്മരാഗ സുഖ ശ്രുതിലയമായ് [ഓം]

ചിത്രം
സാഗരസംഗമം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
കെ.എസ്.ബീന	ഒ.എൻ.വി	എം.ജി. രാധാകൃഷ്ണൻ

BabuEdakochi

ഓടക്കുഴലേ

ഓടക്കുഴലേ ഓടക്കുഴലേ
ഓമനത്താമരക്കണ്ണന്റെ ചുംബന
പൂമധു നുകർന്നവളേ
രാഗിണി നീ അനുരാഗിണി മറ്റൊരു
രാധയോ രുഗ്മിണിയോ
എത്ര മധുമയ ചുംബനപുഷ്പങ്ങൾ
ചാർത്തിച്ചു നിന്നെ കണ്ണൻ
ആനന്ദഭൈരവീരാഗനിലാവായ്
നിന്നാത്മാവിൽ അലിഞ്ഞൊഴുകി
നിന്റെയാത്മാവിലലിഞ്ഞൊഴുകി
(ഓടക്കുഴലേ....)

പൊന്നംഗുലികളാൽ നിൻ കണ്ണുപൊത്തുമ്പോൾ
നിന്നെ തഴുകിടുമ്പോൾ
നീലാംബരീരാഗ നീഹാരശീകരമാലകൾ നീയണിവൂ
മണിമാലകൾ നീയണിവൂ
(ഓടക്കുഴലേ...)

കണ്ണന്റെ കൈയ്യിലെ പുല്ലാങ്കുഴലേ
നീ പുണ്യവതിയല്ലോ
മോഹനരാഗസുധാരസത്തിനായ് നീ
ദാഹിച്ചു നിൽക്കയല്ലോ
(ഓടക്കുഴലേ...)

ലളിതസംഗീതം

പാടിയത്
സുജാത മോഹൻ

രചന
കാവാലം

സംഗീതം
എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

ഓടക്കുഴൽ വിളി

ഓടക്കുഴൽ വിളി ഒഴുകി ഒഴുകിവരും...
ഒരു ദ്വാപര യുഗസന്ധ്യയിൽ...
ഓടക്കുഴൽ വിളി ഒഴുകി ഒഴുകിവരും...
ഒരു ദ്വാപര യുഗസന്ധ്യയിൽ.(2).
ആടിയ ദിവ്യാനുരാഗിലമാം രാസ-
ക്രീഡാകഥയിലെ നായികേ..
ഓടക്കുഴൽ വിളി ഒഴുകി ഒഴുകി വരും
ഒരു ദ്വാപര യുഗസന്ധ്യയിൽ...
വിരഹം താങ്ങാൻ അരുതാതെ തുളസി-
കതിർ നുള്ളാൻ നീ കൈ നീട്ടി നിൽക്കെ (2)
പിന്നിൽ വന്നു നിൻ കണ്ണുകൾ പൊത്തി
നേത്രോൽപ്പലമാല ചാർത്തി.. അവൻ
നേത്രോൽപ്പലമാല ചാർത്തി...
ഓടക്കുഴൽ വിളി ഒഴുകി ഒഴുകി വരും
ഒരു ദ്വാപര യുഗസന്ധ്യയിൽ...
ലജ്ജാവിവശേ.. ലജ്ജാവിവശേ..
ലജ്ജാവിവശേ നിൻ മനം കലങ്ങാൻ
ഒളികള്ളിലൂടെ കപടഭാവത്തോടെ (ലജ്ജാ..2 വരി)
....ചാർത്തി
ഓരോ പൂവിലും തേൻ വണ്ടായി മധു തേടി അവൻ
തേൻ വണ്ടായി മധു തേടി
ഓടക്കുഴൽ വിളി ഒഴുകി ഒഴുകി വരും
ഒരു ദ്വാപര യുഗസന്ധ്യയിൽ...
ആടിയ ദിവ്യാനുരാഗിലമാം രാസ-
ക്രീഡാകഥയിലെ നായികേ..
(ഓടക്കുഴൽ)

ലളിതഗാനം
ഉത്സവഗാനങ്ങൾ

Babu Edakochi

ഓടലെണ്ണവിളക്കിലാ

ഓടലെണ്ണവിളക്കിലാമുഖമാദ്യമായ് കണ്ടു
ഓർമ്മയിൽ തെളിനാളമായതു കാത്തുവെച്ചു ഞാൻ
(ഓടലെണ്ണവിളക്കിലാ...)

ഏകതാരയിലാ മനസ്സിൻ സുസ്വരം കേട്ടു
പ്രാണനിൽ സംഗീതമായതു ചേർത്തുവെച്ചു ഞാൻ
ചേർത്തുവെച്ചു ഞാൻ
(ഏകതാരയിലാ...)

ഓടലെണ്ണവിളക്കിലാമുഖമാദ്യമായ് കണ്ടു
വേദനിക്കെ സാന്ത്വനം നിൻ സ്നേഹമായ് വന്നു
ജീവനിൽ പൊൻപീലി പോലതു കാത്തുവെച്ചു ഞാൻ
കാത്തുവെച്ചു ഞാൻ
(വേദനിക്കെ...)

നീയറിഞ്ഞീലീ മനസ്സിൻ മോഹമെന്നാലും
എന്നുമെന്നും കാത്തിരിക്കും നീ മറന്നാലും
നീ മറന്നാലും
(നീയറിഞ്ഞീലീ...)

(ഓടലെണ്ണവിളക്കിലാ...)

ചിത്രം
സ്ഥിതി

പാടിയത്
മധു ബാലകൃഷ്ണൻ, തുളസി, പ്രീത

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ്

253

ഓണവില്ലിൻ

ഓണവില്ലിൻ തംബുരുമീട്ടും വീടാണീവീട്
എന്നുമെന്നും പൂക്കണി വിടരും വീടാണീവീട്
കൂട്ടുകുടുംബത്തിൻ കൂട്ടാണെന്നും
അതിരില്ലിവിടെ മതിലില്ലിവിടെ
ഒന്നാണെല്ലാരും (ഓണവില്ലിൻ)
ലാലല ലല ലാലല ലല ലാല ലാലാലാ
ലലല ലാലല ലല ലാലല ലല ലാല ലാലാ ലാലാ ലാലാ
നിസസ നിസസ സഗരിഗ സരി നിസ
പനി മപ പഗരിസ നിരിസ
തേന്മാവിൻ താഴെ കൊമ്പിൽ താലോലം കിളി പാടുമീ
ഗാനം പോലും സംഗീതസ്വര സംഗമരാഗങ്ങൾ
വർണ്ണമേഴവർണ്ണവും സ്നേഹമാരിവില്ലുപോൽ
ഒന്നുചേർന്നലിഞ്ഞതാണി പൊൻ വീട്
ഓ ഓ മാനസങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്നൊരു പൊൻ വീട്
(ഓണവില്ലിൻ)
ധപപ ധപപ ധപ മധപ മഗരിസ
പമമ പമമ പമ ഗപ മഗരിസനി
പധ പധ സ നിസ നിസ രി
നി മ പ സ
മൂവന്തി പൊന്നും മിന്നും ചൂടി വരുന്ന താരകൾ
കോലമിടുന്ന പൊൻവളയിട്ടൊരു പുലരിപെൺകനവ്
കണ്ണുകൾക്ക് പൊൻ കണി കാതുകൾക്ക് തേൻ മൊഴി
വിണ്ണിലാരു നൽകിയതാണി സമ്മാനം
ഓ ഓ ഓ ചന്ദ്രലേഖ പൂത്തുലഞ്ഞൊരു
പൊൻ വീട്
(ഓണവില്ലിൽ)

ചിത്രം
കാര്യസ്ഥൻ

Babu Edakochi

ഓമനപ്പുഴ

ഓമനപ്പുഴ കടപ്പുറത്തിൻ ഓമനേ പൊന്നോമനേ
ഈ നല്ല മുഖം വാടിയതെന്തിങ്ങനേ ഇങ്ങനേ (2)
ഒ...ഓ....ഹോയ്..

നീ കരഞ്ഞാൽ ഈ കരയിൽ പാതിരാ
നീ ചിരിച്ചാൽ ഈ തുറയ്ക്ക് ചാകര (2)
വെയിൽ ചായമിടുന്നേ അന്തിമാനമെന്നൊണം
നുണക്കുഴിചേലുള്ള നിൻ കവിളിന്മേൽ (2)
അഴകുള്ള താളമേ ഒഴുകുന്നൊരോടമേ
മതി മതി ഈ പിണക്കമെന്റെ ചന്തമേ
(ഓമനപ്പുഴ ...)

നിൻ പിറകെ കാമുകന്റെ കണ്ണുകൾ
നിൻ വഴിയിൽ കാത്തു നിന്ന വണ്ടുകൾ (2)
കൊതിയൊടെ വരുന്നേ മൂളി പാടി വരുന്നേ
ഇടക്കിടെ ചുണ്ടത്തൊരുമ്മ തരാനായി (2)
കടലിന്റെ പൈതലേ കരളിന്റെ കാതലേ
കട മിഴി വീശി മെല്ലെ ഒന്നു നോക്കണേ
(ഓമനപ്പുഴ ....)
ഓ..ഓ..ഓ....ഓ...

ചിത്രം
ചാന്തുപൊട്ടി

Babu Edakochi

ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ

ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവോ
പാടിപാടി ഞാൻ നിന്നെയുറക്കാം
സ്വപ്നത്തിലെന്നുണ്ണി പുഞ്ചിരിക്കും അമ്മ
ദു:ഖങ്ങളെല്ലാം മറന്നിരിക്കും

(ഓമന..)

ജാലകവാതിലിലൂടെ ദൂരെ
താരകം കൺചിമ്മി നിന്നൂ (2)
ഉണ്ണിയേ തേടി വന്നെത്തും (2)
നീല വിണ്ണിന്റെ വാത്സല്യമാകാൻ

(ഓമന..)

നിദ്രയിൽ നീ കണ്ട സ്വപ്നമെന്തേ
എന്റെ ഇത്തിരിപൂവേ കുരുന്ന പൂവേ (2)
നിൻ കവിളെന്തേ തുടുത്തു പോയീ (2)
ഒരു കുങ്കുമ ചെപ്പ് തുറന്ന പോലെ

(ഓമന..)

ചിത്രം
ഇത്തിരിപ്പൂവേ ചുവന്നപൂവേ

ഓലഞ്ഞാലി കുരുവി

ഓലഞ്ഞാലി കുരുവി ഇളം കാറ്റിലാടി വരൂ നീ
കുട്ടുകൂടി കിണുങ്ങി മിഴിപ്പീലി മെല്ലെ തഴുകീ (2)
നറുചിരി നാലുമണിപ്പൂവുപോൽ വിരിഞ്ഞുവോ
ചെറുമഷിത്തണ്ട് നീട്ടി വന്നടുത്തു നിന്നുവോ
മണിമധുരം നുണയും കനവിൻ മഴയിലോ
നനയും ഞാനാദ്യമായി..
(ഓലഞ്ഞാലി ...... മെല്ലെ തഴുകീ)

വാ ചിറകുമായി ചെറുവയൽക്കിളികളായ് അലയുവാൻ
പൂന്തേൻ മൊഴികളായ്
കുറുമണി കുയിലുപോൽ കുറുകുവാൻ
കളിചിരിയുടെ വിരലാൽ തൊടുകുറിയിടുമഴകായ്
ചെറുകൊലുസ്സിന്റെ കിലുകിലുക്കത്തിൻ താളം
മനസ്സിൽ നിറയും
(ഓലഞ്ഞാലി ....മെല്ലെ തഴുകീ)

ഈ പുലരിയിൽ കറുകകൾ തളിരിടും വഴികളിൽ
നീ നിൻ മിഴികളിൽ
ഇളവെയിൽ തിരിയുമായ് വരികയോ
ജനലഴിവഴി പകരും നറുനനെയൊരു മധുരം
ഒരു കുടയുടെ തണലിലണയും നേരം
പൊഴിയും മഴയിൽ..
(ഓലഞ്ഞാലി .... ഞാനാദ്യമായി)
ഓലഞ്ഞാലി കുരുവി ഇളം കാറ്റിലാടി വരൂ നീ
കുട്ടുകൂടി കിണുങ്ങി മിഴിപ്പീലി മെല്ലെ തഴുകീ

ചിത്രം
1983

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ബിച്ചു തിരുമല	ഇളയരാജ

257

ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്നൂയലാടും

ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്നൂയലാടും ചെല്ലപൈങ്കിളീ
എന്റെ ബാലഗോപാലനെ എണ്ണതേപ്പിക്കുമ്പം പാടെടീ
വെള്ളം കോരിക്കുളിപ്പിച്ച് കിന്നരിച്ചോമനിച്ചയ്യായ്യാ
എന്റെ മാരിപ്പളുങ്കിപ്പം രാജപ്പൂമുത്തായി പോയെടീ
ചൊല്ലി നാവേറരുതേ കണ്ടു കണ്ണേറരുതേ
പിള്ളദോഷം കളയാൻ മൂള് പുള്ളോർകുടമേ ഹോയ്
(ഓലത്തുമ്പ .... പാടെടീ)
കുരുന്നു ചുണ്ടിലോ നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരീ
വയമ്പു നാവിലോ നുറുങ്ങു കൊഞ്ചലും
നുറുങ്ങു കൊഞ്ചലിൽ വളർന്ന മോഹവും
നിറം മറഞ്ഞതിൽ പടർന്ന സ്വപ്നവും
ആനന്ദ തേനിമ്പത്തേരിൽ ഞാനീ
മാനത്തുടങ്ങിങ്ങൊന്നോടിക്കോട്ടെ
മാനത്തെങ്ങോ പോയി പാത്തുനിൽക്കും
മാലാഖ പൂമുത്തേ ചോദിച്ചോട്ടെ
പൂങ്കവിൾ കിളുന്നിൽ നീ പണ്ട് തേച്ച ചാന്തിനാൽ
എന്നുണ്ണിക്കെൻ ചൊല്ലും കണ്ണും പെട്ടുണ്ടാകും ദോഷം മാറുമോ
(ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്നൂയലാടും .... പാടെടീ)
സരസ്വതീവരം നിറഞ്ഞു സാക്ഷരം
വിരിഞ്ഞിടും ചിരം അറിഞ്ഞിടും മനം
അറിഞ്ഞു മുമ്പനായ് വളർന്നു കേമനായ്
ഗുരുകടാക്ഷമായ് വരൂ കുമാരകാ
അക്ഷരം നക്ഷത്ര ലക്ഷമാക്കു അക്കങ്ങളെക്കാൾ കണിശമാകു
നാളത്തെ നാടിന്റെ നാവു നീയേ നാവ് പന്തങ്ങൾ തൻ നാമ്പ് നീയേ
ഏത് ദേശമാകിലും ഏത് വേഷമേകിലും
അമ്മതൻ അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിന്റെ മാധുര്യം കാത്തിടേണമേ
(ഓലത്തുമ്പ......പുള്ളോർകുടമേ ഹോയ്)
ഓലത്തുമ്പത്തിരുന്നൂയലാടും ചെല്ലപൈങ്കിളീ
എന്റെ ബാലഗോപാലനെ
എണ്ണതേപ്പിക്കുമ്പം പാടെടീ

ചിത്രം
പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ്

Babu Edakochi

ഓളങ്ങളേ ഓടങ്ങളേ

ഓളങ്ങളേ ഓടങ്ങളേ
വെള്ളിമണി തുള്ളുന്ന ചന്തങ്ങളേ
തീരത്തു പൂവരശ്ശു പൂവിട്ടിതാ
നീരാഴിയും പാലാഴിയായ്
ഒരു നോക്കിൽ വിരിയും പൊൻപൂക്കളായ്
ഓളങ്ങൾ മുറിയേ ഓടങ്ങൾ വാ
തുള്ളുമോളങ്ങളിൽ കന്നിയോടങ്ങൾ വാ
(ഓളങ്ങളേ)

നീ കണ്ടു മോഹിച്ച പൊൻമത്സ്യമായ്
നീരാഴിയിൽ നീന്തി ഞാൻ പോവതായ്
കണ്ടു കിനാവൊന്നു ഞാനിന്നലെ
നിൻ തോണി നിറയുന്നു പവിഴങ്ങളാൽ
ഈ തിരയിലാടുന്നതെൻ മോഹമോ നിൻ തോണിയോ
(ഓളങ്ങളേ)

പൂമുന്തിരിപ്പന്തൽ രാപ്പാർക്കുവാൻ
തേൻ മാതളങ്ങൾ വിരുന്നേകുവാൻ
ഏതോ കിനാവിന്റെ കൈകോർത്തു നാം
തേടുന്ന പനിനീർ മലർതോപ്പിതാ
ചേവടികൾ താളത്തിലാടുന്നിതാ
ആടുന്നിതാ.
(ഓളങ്ങളേ)

ചിത്രം
തുമ്പോളി കടപ്പുറം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
ശ്യാം

Babu Edakochi

ഓർമ്മതൻ

ഓർമ്മതൻ വാസന്ത നന്ദനത്തോപ്പിൽ
ഒരു പുഷ്പം മാത്രം ഒരു പുഷ്പം മാത്രം
ഡെയ്സീ ഡെയ്സീ ഡെയ്സീ ല ല ല ല ലാ
എവിടെതിരിഞ്ഞാലും ഓർമ്മതൻ ഭിത്തിയിൽ
ഒരു മുഖം മാത്രം ഒരു ചിത്രം മാത്രം
ഡെയ്സീ ഡെയ്സീ ഡെയ്സീ ല ല ല ല ലാ

നിനവിലും ഉണർവിലും നിദ്രയിൽ പോലും
ഒരു സ്വപ്നം മാത്രം ഒരു ദുഃഖം മാത്രം
വ്യോമാന്തരത്തിലെ സാന്ധ്യനക്ഷത്രങ്ങൾ
വ്യോമാന്തരത്തിലെ സാന്ധ്യനക്ഷത്രങ്ങൾ
പ്രേമാർദ്രയാം നിന്റെ നീലനേത്രങ്ങൾ
ഡെയ്സീ ഡെയ്സീ ഡെയ്സീ ല ല ല ല ലാ

(ഓർമ്മതൻ ....)

കവിളത്തു കണ്ണുനീർ ചാലുമായ് നീയെൻ
സവിധം വെടിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ എന്നും
തലയിലെൻ സ്വന്തം ശവമഞ്ചമേന്തി
നരജന്മ മരുഭൂവിൽ അലയുന്നു നീളെ
ഡെയ്സീ ഡെയ്സീ ഡെയ്സീ ല ല ല ല ലാ

(ഓർമ്മതൻ ....)

ചിത്രം
ഡെയ്സി

Babu Edakochi

ഓർമ്മകളേ

ഓർമ്മകളേ കൈവളചാർത്തി
വരൂ വിമൂകമീ വേദിയിൽ
ഏതോ ശോകാന്ത രാഗം
ഏതോ ഗന്ധർവൻ പാടുന്നുവോ

(ഓർമ്മകളേ...)

ചിലങ്കകൾ പാടുന്ന അരികിലാണോ
വിപഞ്ചിക പാടുന്ന അകലെയാണോ
(ചിലങ്കൾ..)
വിഷാദരാഗങ്ങളെൻ വിരുന്നുകാരായ്..

(ഓർമ്മകളേ

മധുപാത്രമെങ്ങോ ഞാൻ മറന്നുപോയി
മനസ്സിലെ ശാരിക പറന്നുപോയി
(മധുപാത്ര...)
വിദൂരതീരങ്ങളേ അവളെക്കണ്ടോ
(ഓർമ്മകളേ...)

ചിത്രം
പ്രതീക്ഷ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ചിത്ര

രചന
ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

ഓർമ്മക്കായ്

ഓർമ്മക്കായ് ഇനിയൊരു സ്നേഹഗീതം..
ആദ്യമായ് പാടുമെൻ ആത്മഗീതം..
നിനക്കായ് കരുതിയൊരിഷ്ട ഗീതം..
രാഗസാന്ദ്രമാം ഹൃദയഗീതം..
എൻ പ്രാണനിൽ പിടയുന്ന വർണ്ണഗീതം..

കവിത കുറിക്കുവാൻ കാമിനിയായ്..
ഓമനിക്കാൻ എന്റെ മകളായി..
കനവുകൾ കാണുവാൻ കാർവർണ്ണനായ് നീ..
ഓമനിക്കാൻ ഓമൽ കുരുന്നായി..
വാത്സല്യമേകുവാൻ അമ്മയായ് നീ..
നേർവഴി കാട്ടുന്ന തോഴിയായി..
പിന്നെയും ജീവന്റെ സ്പന്ദനം പോലും..
നിൻ സ്വരരാഗ ലയഭാവ താളമായി..
അറിഞ്ഞതല്ലെ നീ അറിഞ്ഞതല്ലെ..

ഒന്നിനുമല്ലാതെ എന്തിനോ വേണ്ടി നാം..
എന്നോ ഒരു നാളിൽ ഒന്നു ചേർന്നു..
ഒരിക്കലും അകലരുതേയെന്നാശിച്ച ഹൃദയത്തിൽ
ആയിരം ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും..
അറിയാതെ പറയാതെ ബാക്കിവെച്ചു..
നമ്മളെല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും പങ്കുവെച്ചു..
ഓർമയില്ലേ..നിനക്കോർമയില്ലേ..
നിനക്കായ്..ആദ്യമായ്..ഓർമ്മക്കായ്..
ഇനിയൊരു സ്നേഹഗീതം..

ആൽബം
ഓർമ്മയ്ക്കായ്

Babu Edakochi

ഓർമ്മകൾ ഓടി

ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കുവാനെത്തുന്നു
മുറ്റത്തെ ചക്കര മാവിൻ ചുവട്ടിൽ
മുറ്റത്തെ ചക്കര മാവിൻ ചുവട്ടിൽ

നിന്നെയണിയിക്കാൻ താമരനൂലിനാൽ
ഞാനൊരു പൂത്താലി തീർത്തു വെച്ചു
നിന്നെയണിയിക്കാൻ താമരനൂലിനാൽ
ഞാനൊരു പൂത്താലി തീർത്തു വെച്ചു
നീ വരുവോളം വാടാതിരിക്കുവാൻ
ഞാനതെടുത്തു വെച്ചു
എന്റെ ഹൃത്തിലെടുത്തു വെച്ചു
(ഓർമ്മകൾ...)

മാധവം മാഞ്ഞുപോയ്
മാമ്പൂ കൊഴിഞ്ഞുപോയ്
പാവം പൂങ്കുയിൽ മാത്രമായി
മാധവം മാഞ്ഞുപോയ്
മാമ്പൂ കൊഴിഞ്ഞുപോയ്
പാവം പൂങ്കുയിൽ മാത്രമായി
പണ്ടെന്നോ പാടിയ പഴയൊരാ പാട്ടിന്റെ
ഈണം മറന്നു പോയി
അവൾ പാടാൻ മറന്നു പോയി
(ഓർമ്മകൾ..)

ചിത്രം
മുകുന്ദേട്ടാ സുമിത്ര വിളിക്കുന്നു

ഓർമ്മകൾ... ഓർമ്മകൾ

ഓർമ്മകൾ... ഓർമ്മകൾ...
ഓലോലം തകരുമീ തീരങ്ങളിൽ
ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ട മുഖങ്ങളെ
മറക്കാനെളുതാമോ....

(ഓർമ്മകൾ...)

ദുഃഖം ഒരേകാന്തസഞ്ചാരി
ഈറക്കുഴലൂതി വിളിച്ചു
സ്വപ്നങ്ങളെന്നോടു
വിടപറഞ്ഞു

(ഓർമ്മകൾ...)

പടരാൻ വിതുമ്പും മോഹങ്ങൾ
നിത്യകല്യാണിലതകൾ
സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ തേടി-
ക്കൊണ്ടിഴഞ്ഞു നീങ്ങി

(ഓർമ്മകൾ...)

ചിത്രം
രണ്ടു ജന്മം

പാടിയത്
മനോ, സ്വർണ്ണലത

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ്

കടമിഴിയിൽ

Babu Chakochi

കടമിഴിയിൽ
കടമിഴിയിൽ കമലദളം നടനടന്നാൽ പുലരിമഴ
കടമിഴിയിൽ കമലദളം കവിളിണയിൽ സിന്ദൂരം (2)
നടനടന്നാൽ പുലരിമഴ പൂഞ്ചൊടിയിൽ പുന്നാരം (2)
കന്നിപ്പൂമാനത്തെ വെള്ളിക്കിണ്ണം
കരളിൽ ഞാൻ നിനക്കായ് ഒളിച്ചു വെച്ചു
മൂക്കുത്തിക്കമ്മലിടും പൂത്താരങ്ങൾ
സഖിമാരായ് നിന്നൊടൊത്തണഞ്ഞു നിന്നു
ഏഹേ കടമിഴിയിൽ കമലദളം
കടമിഴിയിൽ കമലദളം നട നടന്നാൽ പുലരിമഴ
തനനാ നന താനന തനനാ നന താനന (2)
പടിവാതിൽ പാതിയിൽ പലവട്ടം ഞാൻ
ഒരു നോട്ടം കാണാൻ നിന്നു
നീയെത്തും നേരത്താ മലയോരത്ത് മദനപ്പൈങ്കിളിയായ് വന്നു
കണ്ടാൽ കാമിനി തൊട്ടാൽ പൂങ്കുടി തഴുകുമ്പോൾ തിരമാല ഹേ
കട്ടിപ്പൊൻകടം ചിട്ടിപ്പൈങ്കിളി തട്ട കൂട്ടാൻ വരും
ഒരുമിക്കും നാമീ നിനവോരത്ത് തിരതല്ലും നാമിന്നീ പുഴയോരത്ത് (2)
സ്നേഹം പോലെ വിടരും നിന്നിൽ അനുരാഗ കനവായി വീണ്ടു വീണ്ടും
(കടമിഴിയിൽ)
തനാനാനാനാ നാനന തന്നാന..
അകലത്തെ തോണിയിൽ മിഴി നട്ടും ഞാൻ ഒരുമിച്ചാ കരയിൽ ചെല്ലാം
തെങ്കാശിചന്തയിൽ നീയെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കും വഴിവക്കത്ത്
കുന്തൽ ചീകി നീ ചന്തം ചാർത്തിയാൽ
നാണിക്കും കാർമേഘം ഹോ
ഓമൽ പൂമുഖം തെളിയും രാത്രിയിൽ നാണിക്കും വെൺതിങ്കൾ
പുലരുമ്പോൾ പുളകത്തിൻ കുളിരാകും നീ
മുത്തുമ്പോൾ മണിമുത്തിൽ നകരും പോലെ (2)
ഏതോ ദീപം തെളിയും പോലെ
നിൻ മുന്നിൽ തെളിയും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും
(കടമിഴിയിൽ..)

ചിത്രം
തെങ്കാശിപ്പട്ടണം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

265
കടലറിയില്ല

കടലറിയില്ല കരയറിയില്ല
കടലറിയില്ല കരയറിയില്ല
കരളിൽ നിറയും പ്രണയോന്മാദം
അഴകേ എന്നും നീ സ്വന്തം
കടലറിയാതെ കരയറിയാതെ
പകരാം ഞാനെൻ ജീവിതമധുരം
നിഴലായ് കൂടെ പോരാം ഞാൻ

ഞാൻ തേടിയ ചന്ദ്രോദയമീ മുഖം
ഞാൻ തേടിയ പ്രിയസാന്ത്വനമീ മൊഴി
അറിയാതെയൊരിതൾ പോയൊരു പൂവു നീ
പൊടി മൂടിയ വിലയേറിയ മുത്തു നീ
പകരമായ് നൽകുവാൻ ചുടുമിഴിനീർപ്പൂവും
തേങ്ങും രാവും മാത്രം......
കനവുകൾ നരയുമീ തിരകളിൽ നീ വരൂ
ഉം... ഉം... ഉം... ഉം... ഉം...
(കടലറിയില്ല)
കനൽ മാറിയ ജ്വാലാമുഖമീ മനം
ഞാൻ തേടിയ സൂര്യോദയമീ മുഖം
കളനൂപുരമിളകുന്നൊരു കനവു നീ
വിധിയേകിയ കനിവേറിയ പൊരുളു നീ
പകരമായ് നൽകുവാൻ ഒരു തീരാ-
മോഹം പേറും നെഞ്ചം മാത്രം
എന്നുമീ കൈകളിൽ നിറയുവാൻ ഞാൻ വരും
ഉം... ഉം... ഉം... ഉം... ഉം...
(കടലറിയില്ല)

ചിത്രം
കണ്ണൂർ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
സലിൽ ചൗധരി

266

കടലിന്നക്കരെ

കടലിന്നക്കരെപ്പോണോരേ
കാണാപ്പൊന്നിനു പോണോരേ
പോയ്‌വരുമ്പോഴെന്തുകൊണ്ടുവരും
കൈനിറയെ പോയ്‌വരുമ്പോഴെന്തു കൊണ്ടുവരും
പതിനാലാം രാവിലെ പാലാഴിത്തിരയിലെ
മത്സ്യകന്യകമാരുടെ മാണിക്യക്കല്ലു തരാമോ
ഒ...ഹോ..ഹോ
(കടലിനക്കരെക്കരെ)

ചന്ദനത്തോണിയേറിപ്പോണോരേ നിങ്ങൾ
പോയ് പോയ് പോയ് വരുമ്പോൾ (2)
വെണ്ണിലാപ്പൊയ്കയിലെ വാവും നാളിലെ
പൊൻപൂമീനിനെ കൊണ്ടത്തരാമോ
നാടോടിക്കഥയിലെ നക്ഷത്രക്കടലിലെ
നാഗനർത്തകിമാരണിയും
നാണത്തിൻ മുത്തു തരാമോ
ഓഹൊഹോ ഓഹൊഹോ..
(കടലിനക്കരെക്കരെ)

പുഷ്പകത്തോണിയേറിപ്പോണോരേ നിങ്ങൾ
പോയ് പോയ് പോയ് വരുമ്പോൾ (2)
മാനസപ്പൊയ്കയിലെ മായാദ്വീപിലെ
മാടപ്രാവിനെ കൊണ്ടത്തരാമോ
പാതിരാപ്പന്തലിൻ പഞ്ചമിത്തളികയിൽ
ദേവകന്യകമാരുടെ ഓമൽപ്പൂത്താലി തരാമോ
ഓ ഒഹോ ഹോ..
(കടലിനക്കരെ)

ചിത്രം
ചെമ്മീൻ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ചിത്ര

രചന
ഒ.എൻ.വി

സംഗീതം
ബോംബെ രവി

കടലിന്നഗാധമാം

കടലിന്നഗാധമാം നീലിമയിൽ(3)
കതിർ ചിന്നും മുത്തു പോലെ പവിഴം പോലെ
കടലിന്നഗാധമാം നീലിമയിൽ

കമനി നിൻ ഹൃദയത്തിന്നാഴത്തിലാരാരും
അറിയാതെ കാത്തു വെച്ചതേതു രാഗം
അരുമയാം അനുരാഗ പത്മരാഗം
കതിർ ചിന്നും മുത്തു പോലെ പവിഴം പോലെ

(കടലിൻ)

നിൻ നേർക്കെഴുമെൻ നിഗൂഢമാം രാഗത്തിൽ
ചെമ്മണി മാണിക്യം (2)
എന്റെ മനസ്സിന്നഗാധ ഹൃദത്തിലുണ്ടി-
ന്നതെടുത്തു കൊൾക ആ...........

(കടലിൻ)

നർത്തനമാടുവാൻ മോഹമാണെങ്കിലീ
ഹൃത്തടം വേദിയാക്കൂ (2)
എന്നന്തരംഗ നികുഞ്ജത്തിലേതോ
ഗന്ധർവൻ പാടാൻ വന്നു ആ......

(കടലിൻ)

ചിത്രം
സുകൃതം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
തലത്ത് മഹമൂദ്	യൂസഫലി കേച്ചേരി	എം.എസ്.ബാബുരാജ്

Baby Edakochi

കടലേ.. നീലക്കടലേ

കടലേ.. നീലക്കടലേ
കടലേ.. നീലക്കടലേ
നിന്നാത്മാവിലും നീറുന്ന ചിന്തകളുണ്ടോ
നീറുന്ന ചിന്തകളുണ്ടോ
(കടലേ..)

ഒരു പെണ്മണിയുടെ ഓർമ്മയിൽ മുഴുകി
ഉറങ്ങാത്ത രാവുകളുണ്ടൊ
കടലേ.. നീലക്കടലേ

താര മനോഹര ലിപിയിൽ വാനം
പ്രേമ കവിതകൾ എഴുതുന്ന
ആരോമലാളെ..ആരോമലാളെ
അരികിലിരുന്നത് പാടി തരുവാൻ
ആരോമലാളെ നീ വരുമോ

കടലല പാടി കരളും പാടി
കദനം നിറയും ഗാനങ്ങൾ
ആകാശമകലെ ആശയും അകലെ
ആരോമലാളെ നീയെവിടെ
ആരോമലാളെ നീയെവിടെ
കടലേ നീലക്കടലേ
നിന്നാത്മാവിലും നീറുന്ന ചിന്തകളുണ്ടോ
കടലേ നീലക്കടലേ

ചിത്രം
ദ്വീപ്

പാടിയത്
മഞ്ജരി

രചന
അനിൽ പനച്ചൂരാൻ

സംഗീതം
ബിജിപാൽ

കടലോളം വാത്സല്യം

കടലോളം വാത്സല്യം താരാട്ടായ് തരുമച്ഛൻ
വെയിൽവഴിയിൽ കുടനിഴലിൽ തണലാകും എന്നച്ഛൻ
അമ്മക്കിളിയില്ലാക്കൂടാകുംവീട്ടിലെ
ചെല്ലകുഞ്ഞിനെന്നും കൂട്ട്
ആലോലം കൊമ്പത്തൊരൂഞ്ഞാലിട്ടാട്ടുമ്പോൾ
ആയത്തിലാട്ടുന്ന പാട്ട്

വാലിട്ടെഴുതുമ്പോൾ നോക്കുവാനുള്ളൊരു
വാൽക്കണ്ണാടി എൻ അച്ഛന്റെ കണ്ണുകൾ (2)
കാണിപൊന്നിൻ കമ്മലണിഞ്ഞു
കുന്നിമണി മാലയണിഞ്ഞു
കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കുറുമ്പുമ്പോൾ
പുഞ്ചിരി പാലു കുറുക്കൊന്നോരോർമ്മ.. എന്നച്ഛൻ...
കടലോളം വാത്സല്യം താരാട്ടായ് തരുമച്ഛൻ
വെയിൽവഴിയിൽ കുടനിഴലിൽ തണലാകും എന്നച്ഛൻ

വർഷ വസന്തങ്ങൾ വന്നു പോയീടവേ
എൻ നിനവറിയുന്ന അച്ഛന്റെ മാനസം (2)
വാനവില്ലിൻ ചാരുത മെയ്യിൽ
മേഘഗീതം പാടുന്ന ചുണ്ടിൽ
കാലം മെല്ലെ തഴുകുമ്പോൾ
ദൂരെ നിന്നോമനത്തം ഉണർത്തുന്നൊരോർമ്മ...എന്നച്ഛൻ...
കടലോളം വാത്സല്യം താരാട്ടായ് തരുമച്ഛൻ
വെയിൽവഴിയിൽ കുടനിഴലിൽ തണലാകും എന്നച്ഛൻ
അമ്മക്കിളിയില്ലാക്കൂടാകുംവീട്ടിലെ
ചെല്ലകുഞ്ഞിനെന്നും കൂട്ട്
ആലോലം കൊമ്പത്തൊരൂഞ്ഞാലിട്ടാട്ടുമ്പോൾ
ആയത്തിലാട്ടുന്ന പാട്ട്

ചിത്രം
മിന്നാമിന്നിക്കൂട്ടം

പാടിയത്
എം.ജി.ശ്രീകുമാർ, സംഗീത ശ്രീകാന്ത്

രചന
വയലാർ ശരത്

സംഗീതം
അലക്സ് പോൾ

270

കടുകിട്ടു വറുത്തൊരു

കടുകിട്ടു വറുത്തൊരു കടക്കണ്ണമടിച്ചെന്നെ
കുടുക്കിട്ടു വലിക്കല്ലേ മിടുക്കിപ്പെണ്ണെ
തിരിച്ചിട്ടും മറിച്ചിട്ടും ഉണിച്ചിട്ടും ഹരിച്ചിട്ടും
കുളിപ്പിച്ച കെടത്തല്ലേ കുടുക്കപ്പെണ്ണേ
ദേ പട പട പെടയ്ക്കണ ഹാർട്ട് നീ പെണങ്ങിയാലുടനെ അറ്റായ്ക്ക്
കത്തിക്കയറുന്ന കണക്കുള്ള പോക്ക്
മത്തുപിടിച്ചിട്ട് കറങ്ങുന്ന വാക്ക്
കരിമ്പിന്റെ രസമുള്ള നീ തന്നെ
വാ വാ വാ വ സുഖത്തിന്റെ സരിഗമ നീ തന്നെ (കടുകിട്ടു...)
പേരു കേട്ട തറവാടി പോക്കിരിക്കു തെമ്മാടി
മണ്ണിലെ സത്യമേ സോമകന്യകേ
സട കുടഞ്ഞ വില്ലാളി ചോരയുള്ള പോരാളി
ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും ബന്ധുവാണു നീ
ചന്തമോടെ എന്നും നീയോ എന്റേതല്ലേ സുന്ദരീ
അന്തിവെട്ടമാറും നേരം സ്വന്തം നീയേ കണ്മണീ
ചടപട ഉള്ളുമ്പെടീ കരളിന്റെ കൂടത്തില്
അണിയായ് ഉടനേ നിറയാൻ വരണേ
ഹറിബറി എനിക്കില്ല അതുക്കെന്നെ മതി മതി
നര പടരും തിരുമധുരം നുകരാൻ (കടുകിട്ടു....)
പായൽ പീച്ചൻ കാരിത് ബോലേ
ഗാവോനാ നാച്ചോനാ (2)
ഗാവോന നാച്ചോനാ ആപ്കെ മേരീ പാസ് നാനാനാനാ..
തൊട്ടടുത്തു വന്നിടാം പൊട്ടുകുത്തി നിന്നിടാം
പൂങ്കവിൾ തന്നിലായ് ജന്മപുണ്യമേ
മതിമറന്നൊരാവേശം നീ പതഞ്ഞൊരീ നേരം
വീര്യമായ് മാറണേ സ്നേഹതീർത്ഥമേ
ചുംബനങ്ങളോരോന്നായ് നീ സമ്മാനം പോൽ വാങ്ങണേ
ചുട്ടുപൊള്ളുമുള്ളിൽ നീയോ രൊക്കം രൊക്കം ചേരണേ
അടിമുടി കസറിയ കനവിനു ചിറകടി
കൊതിയൊന്നിളകി സുഖമോ ചിതറി
കലയുടെ കൊടുമുടി കയറൊയ മനസ്സിനു
കഥകളിയും പടയണിയും തിറയും (കടുകിട്ടു....)

ചിത്രം
ഹലോ

പാടിയത്
സുജാത മോഹൻ

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

കണ്ടു കണ്ടു കൊതി

കണ്ടു കണ്ടു കൊതി കൊണ്ടു നിന്ന കുയിലേ....
കണ്ടു കണ്ടു കൊതി കൊണ്ടു നിന്ന കുയിലേ....
കുയിലേ കുഞ്ഞിക്കുയിലേ (2)
മഞ്ഞുപോലെ മഴ പെയ്തു നിന്നെയുണർത്താം
ഞാനുണർത്താം....
കണി കണ്ടു കണ്ടു കൊതി കൊണ്ടു നിന്ന കുയിലേ....

കൊച്ചു കൊച്ചു പൂവിന്റെ ചില്ലുവച്ച ചിറകിൽ
കുരുന്നിളം തിങ്കളേ നീയുദിക്കു (2)
നിന്റെ പറക്കാത്ത പാവയ്ക്കും പാവാടത്തുമ്പിക്കും
ഉയിരിന്റെ ഊഞ്ഞാലയാവുന്ന ഞാൻ
നിന്നോടു മിണ്ടാതെ ഉറങ്ങൂല്ല ഞാൻ

(കണ്ടു)

പട്ടുടുത്ത പാട്ടിന്റെ പൊട്ടുതൊട്ട ഞൊറിയിൽ
പകൽക്കിളിപ്പൈതലേ നീ പറക്കൂ (2)
നിന്റെ കണ്ണാടിക്കുരുവിയ്ക്കും കൈതോലപ്പറവയ്ക്കും
പിരിയാത്ത കൂട്ടായിപ്പോരുന്ന ഞാൻ
നിന്നോടു മിണ്ടാതെ ഉറങ്ങൂല്ല ഞാൻ

(കണ്ടു)

ചിത്രം
മാമ്പഴക്കാലം

പാടിയത്
എം.ജി.ശ്രീകുമാർ

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

272

കണ്ടു ഞാൻ മിഴികളിൽ

കണ്ടു ഞാൻ മിഴികളിൽ
ആലോലമാം നിൻ ഹൃദയം ഓ ഓ
കേട്ടു ഞാൻ മൊഴികളിൽ
വാചാലമാം നിൻ നൊമ്പരം ഓ ഓ
ഗോപുര പൊൻകോടിയിൽ അമ്പലപ്രാവിൻ മനം
പാടുന്നൊരാരാധനാമന്ത്രം പോലെ
കേട്ടു ഞാൻ മൊഴികളിൽ
വാചാലമാം നിൻ നൊമ്പരം ഓ ഓ
പാദങ്ങൾ പുണരുന്ന ശൃംഗാരനൂപുരവും
കയ്യിൽ കിലുങ്ങും പൊൻവളത്താരിയും (2)
വേളിക്കൊരുങ്ങുവാൻ എൻ കിനാവിൽ
വേളിക്കൊരുങ്ങുവാൻ എൻ കിനാവിൽ
അനുവാദം തേടുകയല്ലേ
എൻ ആത്മാവിൽ നീ എന്നെ തേടുകയല്ലേ
കണ്ടു ഞാൻ മിഴികളിൽ ആലോലമാം നിൻ ഹൃദയം ഓ ഓ
വാലിട്ടു കണ്ണെഴുതി വെള്ളോട്ടു വളയണിഞ്ഞു
ഒരു നാൾ നീയെൻ അന്തർജനമാകും (2)
കണ്മണി തിങ്കളേ നിൻ കളങ്കം
കണ്മണി തിങ്കളേ നിൻ കളങ്കം കാശ്മീര കുങ്കുമമാകും
നീ സുമംഗലയാകും ദീർഘസുമംഗലയാകും
കണ്ടു ഞാൻ മിഴികളിൽ
ആലോലമാം നിൻ ഹൃദയം ഓ ഓ
കേട്ടു ഞാൻ മൊഴികളിൽ
വാചാലമാം നിൻ നൊമ്പരം ഓ ഓ
ഗോപുര പൊൻകോടിയിൽ അമ്പല പ്രാവിൻ മനം
പാടുന്നൊരാരാധനാമന്ത്രം പോലെ
കേട്ടു ഞാൻ മൊഴികളിൽ
വാചാലമാം നിൻ നൊമ്പരം ഓ ഓ

ചിത്രം
അഭിമന്യു

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ഷഹബാസ് അമൻ	പി.എ.കാസിം	കെ.

273

കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ്

കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ്... കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ്
കതകിൻ മറവില് നിന്ന്
കരിനീലക്കണ്ണുള്ള പെണ്ണ്
കുറുനിര പരത്തണ പെണ്ണ്
കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ്
കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ്
കതകിൻ മറവില് നിന്ന്
കരിനീലക്കണ്ണുള്ള പെണ്ണ്
കുറുനിര പരത്തണ പെണ്ണ്
കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ്

ആപ്പിള പോലത്തെ കവിള്
നോക്കുമ്പ കാണണ് കരള്
ആപ്പിള് പോലത്തെ കവിള്
ഹാ.. നോക്കുമ്പം കാണണ് കരള്
പൊന്നിൻ കുടം മെല്ലെ കുലുക്കും
പൊന്നിൻ കുടം മെല്ലെ കുലുക്കും
അന്നപ്പിട പോലെ അടിവച്ച് നടക്കും
കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ്
കതകിൻ മറവില് നിന്ന്

കുനുചില്ലിക്കൊടി കാട്ടി വിളിക്കും
കുടമുല്ലമൊട്ടു കാട്ടി ചിരിക്കും
കുനുചില്ലിക്കൊടി കാട്ടി വിളിക്കും
കുടമുല്ലമൊട്ടു കാട്ടി ചിരിക്കും
കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങിക്കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞാടി
കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങിക്കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞാടി
പിണങ്ങിയും ഇണങ്ങിയും
മനസ്സിനെ കുടുക്കും (കണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ്)

ചിത്രം
അന്നയും റസൂലും

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ചിത്ര

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

274

കണ്ണാടി കൂടും കൂട്ടി

കണ്ണാടി കൂടും കൂട്ടി കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും കുത്തി
കാവളം പൈങ്കിളി വായോ
കുഞ്ഞാറ്റ പെണ്ണിനുടുക്കാൻ കുടമുല്ല കോടിയുമായി
കുക്കിയും കുറുകിയും വായോ
മഴയോലും മഞ്ഞല്ലേ മുളയോല കൂടല്ലേ
അഴകോലും മിഴിയോരം കുളിരൂറും കനവല്ലേ
മണവാളൻ വന്നു വിളിച്ചാൽ
നാണം കൊള്ളും മനസല്ലേ
(കണ്ണാടി..)

പൂവിൽ ഈ പുല്ലാങ്കുഴലിൽ പെണ്ണെ നീ മൂളിയുണർത്തും
പാട്ടിന്റെ പല്ലവിയെന്റെ കാതിലോതുമോ
മെല്ലെ ഈ ചില്ലുനിലാവിൽ മുല്ലെ നീ മുത്തു പൊഴിക്കും
കിന്നാരകാറ്റു കവിൾപൂ നുള്ളി നോക്കിയോ
ആരും കാണാതെന്നുള്ളിൽ ഓരോ മോഹം പൂക്കുമ്പോൾ
ഈണത്തിൽ പാടീ പൂങ്കുയിൽ ആ...ആ.ആ..
(കണ്ണാടി)

മഞ്ഞിൽ ഈ മുന്തിരിവള്ളിയിലല്ലിപ്പൂ
പുത്തുവിരിഞ്ഞാൽ
കാണും ഞാൻ എന്റെ കിനാവിൽ നിന്റെ പൂമുഖം
എന്നും രാക്കുന്തലഴിച്ചിട്ടെന്നെ പൂ പട്ടു പുതക്കും
പുന്നാരത്തുമണി മുത്തേ നീ വരും നാൾ
പൂക്കും കാവോ പൊൻപൂവോ
തൂവൽ വീശും വെൺപ്രാവോ
നെഞ്ചോരം നേരും ഭാവുകം..
(കണ്ണാടി)

ചിത്രം
പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ

Babu Edakochi

കണ്ണാടിക്കയ്യിൽ

കണ്ണാടിക്കയ്യിൽ കല്യാണം കണ്ടോ
കാക്കാത്തിക്കിളിയേ
ഉള്ളത്തിൽ ചെണ്ടുമല്ലി പൂവെറിഞ്ഞോരാളുണ്ടോ
അഴകോലും തമ്പ്രാനുണ്ടോ
(കണ്ണാടി..)

തളിരോല കൈനീട്ടും കതിരോനെപോലെ
അവനെന്നെ തേടിയെത്തുമ്പോൾ
പറയാൻ വയ്യാതെ പാടാൻ വയ്യാതെ
കിളിവാതിൽ പാതിയിലൂടെ
കൺകുളിരെ ഞാൻ കാണും
കണ്ണോടു കൺനിറയും
(കണ്ണാടി..)

ഇളനീല തിരിനീട്ടും പൊന്നരയാൽക്കൊമ്പിൽ
അവനെന്നെ കണ്ടിരുന്നാലോ
ഒരുജന്മം പോരാതെ മറുജന്മം പോരാതെ
തന്നെത്താൻ ഒരു നിമിനേരം ഒരു തുടിയായ് ചേരും
കണ്ണോടു കൺ നിറയും
(കണ്ണാടി..)

ചിത്രം
പാവം പാവം രാജകുമാരൻ

Babu Edakochi

കണ്ണാടിയാദ്യമായെൻ

അ..നാ...തന...തതന...അ....
സരിഗപധ ഗപധസധപ-ഗധപഗരി
ഗപധപഗരി സഗരിസധപ അ...
കണ്ണാടിയാദ്യമായെൻ ബാഹ്യരൂപം സ്വന്തമാക്കി
ഗായകാ നിൻ സ്വരമെൻ ചേതനയും സ്വന്തമാക്കി
ചേതനയും സ്വന്തമാക്കി

(കണ്ണാടി...)

പാലലകളൊഴുകിവരും പഞ്ചരത്നകീർത്തനങ്ങൾ (2)
പാട്ടുമെന്റെ പാഴ്സ്വരത്തിൽ രാഗഭാവം നീയിണക്കി (2)
നിന്റെ രാഗസാഗരത്തിൻ ആഴമിന്നു ഞാനറിഞ്ഞൂ

(കണ്ണാടി...)

കോടിസൂര്യകാന്തിയെഴും വാണിമാതിൻ ശ്രീകോവിൽ (2)
തേടിപ്പോകുമെൻ വഴിയിൽ നിൻ മൊഴികൾ പൂവിരിച്ചൂ (2)
നിന്റെ ഗാനവാനമാർന്ന നീലിമയിൽ ഞാനലിഞ്ഞു

(കണ്ണാടി...)

ചിത്രം
സർഗ്ഗം

പാടിയത്
സുജാത

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
കൈതപ്രം

277

കണ്ണാന്തളി മുറ്റത്തെ

കണ്ണാന്തളി മുറ്റത്തെ പൂത്തുമ്പി കുഞ്ഞാത്തോലെ
വായോ ഇതിലേ വായോ (2)
ചെങ്കദളിക്കുമ്പുണ്ടേ കുളിരാടാൻ പൂങ്കുളമുണ്ടേ
പൂമ്പ്ലോർക്കടമുണ്ടേ
പൊന്നരയാൽ കൊമ്പത്തെൻ മാടത്തകിളിമകളുണ്ടേ
കൂടെ കഥ പറയാൻ
വാര്യത്തെ തേൻമാവിൻ താഴത്തേ പൂങ്കൊമ്പത്തു
മഴവില്ലിൻ ഊഞ്ഞാലുണ്ടേ

(കണ്ണാന്തളി...വായോ)

മുല്ലപ്പെണ്ണ കോടിയുടുക്കും തേവരുള്ള നാലകത്തു
ആളിമാരൊത്തു വരാമോ
നാളും പേരും ചൊല്ലിത്തരാമോ (2)
തൊട്ടു തൊടിയിലുള്ളോരേട്ടനെ കാണുമ്പോൾ
നാണിച്ചു നിൽക്കുമോ മിണ്ടാ തുമ്പി

(കണ്ണാന്തളി...വായോ)

ആയിരം തിരി തെളിഞ്ഞു ആളലങ്കാരം തുടങ്ങി
വെള്ളോട്ടു വള കിലുങ്ങി
പുണ്യാഹക്കിണ്ണം തുള്ളിത്തുളുമ്പി (2)
തിരുതേവിപ്പെണ്ണിനെ പൂ കൊണ്ടു മൂടാൻ
ചെങ്ങനാട്ടമ്പലക്കാറ്റേ വായൊ

(കണ്ണാന്തളി...ഊഞ്ഞാലുണ്ടേ)
(കണ്ണാന്തളി...വായോ)

ചിത്രം
അഗ്നിസാക്ഷി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
ശ്യാം

278

കണ്ണാന്തളിയും

കണ്ണാന്തളിയും കാട്ടുകുറിഞ്ഞിയും
കണ്ണാടി നോക്കും ചോലയിൽ (2)
മുങ്ങിവാ പൊങ്ങിവാ
മുന്നാഴി മുത്തും കോരിവാ
നീലപ്പൊന്മാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളേ (2)
(കണ്ണാന്തളിയും)

നല്ലിളം കുവലാലീനടവഴിയിൽ
നാർമിടി കമ്പളം നീർത്തിയ നിങ്ങൾ
മാനോട്ടം വഴിയേ മനമോട്ടം വഴിയേ
ആരേ ആരേ കാത്തിരിപ്പൂ (2)
ഈ കാവിൽ വരുമോ ഇളം കുവൽ തരുമോ
ഈ മാറിൽ ചേക്കേറുമോ
നീലപ്പൊന്മാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളേ
(കണ്ണാന്തളിയും)

ചിങ്ങവും കന്നിയും ചിത്തിരമഴയും
ചോതിയും ചൊവ്വയും പോയൊരു വനിയിൽ
തേനോട്ടം മൊഴിയാൽ തിരതേടും മിഴിയാൽ
വീണ്ടും സ്വപ്നം നെയ്യുകില്ലേ (2)
സ്വപ്നത്തിൻ ചിറകിൽ സ്വയം തേടിയലയും
സ്വർഗ്ഗീയ മൌനങ്ങളെ
ചോലപ്പൊന്മാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളേ
(കണ്ണാന്തളിയും)

ചിത്രം
അനുബന്ധം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	ബിച്ചുതിരുമല	ഔസേപ്പച്ചൻ

279

കണ്ണാന്തുമ്പീ പോരാമോ

കണ്ണാന്തുമ്പീ പോരാമോ, എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ
നിന്നെക്കൂടാതില്ലല്ലോ ഇന്നെന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം
കളിയാടാമീ കിളിമരത്തണലോരം - 2
(കണ്ണാന്തുമ്പീ...)

വെള്ളാങ്കല്ലിൻ ചില്ലുംകൂടൊന്നുണ്ടാക്കാം
ഉള്ളിന്നുള്ളിൽ താലോലിക്കാമെന്നെന്നും
എന്തേ പോരാത്തു വാവേ വാവാച്ചീ
കുന്നിക്കുരുക്കുത്തി നുള്ളിപ്പറിച്ചിട്ടു
പിന്നിക്കൊരുത്തൊരു മാല തീർക്കാം
തിങ്കൾക്കിടാവിനെ തോളത്തെടുക്കുന്ന
തങ്കക്കലമാനെ കൊണ്ടത്തരാം
ചിങ്കിരി മുത്തല്ലേ എന്റെ ചിത്തിരക്കുഞ്ഞല്ലേ
(കണ്ണാന്തുമ്പീ)

തിത്തെയ് തിത്തെയ് നൃത്തം വയ്ക്കും പൂന്തെന്നൽ
മുത്തം വയ്ക്കാനെത്തുന്നുണ്ടേ പല്ലക്കിൽ
എന്തേ തുള്ളാത്തു വാവേ വാവാച്ചീ
തുമ്പക്കുടങ്ങളിൽ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന
കുഞ്ഞിളം കാറ്റിന്റെ കൂട്ടുകാരി
മിന്നിത്തിളങ്ങുമെൻ പൊന്നിൻകിനാക്കൾക്കു
നിന്നെയാണോമനേ ഏറെയിഷ്ടം...
ചിങ്കിരി മുത്തല്ലേ എന്റെ ചിത്തിരക്കുഞ്ഞല്ലേ
(കണ്ണാന്തുമ്പീ...)

ചിത്രം
കാക്കോത്തിക്കാവിലെ
അപ്പൂപ്പൻതാടികൾ

പാടിയത്
ശ്രേയ ഘോഷാൽ, നരേഷ് അയ്യർ

രചന
റഫീക് അഹമ്മദ്

സംഗീതം
ഗോപീ സുന്ദർ

280

കണ്ണിനിമ നീളെ

കണ്ണിനിമ നീളെ മിന്നിത്തെളി പോലെ
എന്റെ മനസ്സാകെ
മുന്നിലണയവെ പ്രിയനുടെ ചെറുചിരിയിതളൊരു
പുലരൊളിയലവിതറുകയോ
ഈ നനവുമായ് കൂടെ ഓ...പോരൂ തിരകളേ
കടലറിയാതെ കരയറിയാതെ
മേലാകെ തോരാതെ തീരാതെ....

അന്തിവെയിൽ നാളം നിന്റെ ചിരി പോലെ
മിന്നി വഴിനീളെ
പിന്നിലണയവെയിവളുടെ മൃദുപദചലനവുമൊരു
ശ്രുതിയതിൽ നിറയുകയോ
അന്തിവെയിൽ നാളം നിന്റെ ചിരി പോലെ
മിന്നി വഴിനീളെ
അന്തിവെയിൽ നാളം നിന്റെ ചിരി പോലെ

കണ്ണിനിമ നീളെ മിന്നിത്തെളി പോലെ
എന്റെ മനസ്സാകെ
മുന്നിലണയവെ പ്രിയനുടെ ചെറുചിരിയിതളൊരു
പുലരൊളിയലവിതറുകയോ
ഈ നനവുമായ് കൂടെ ഓ...പോരൂ തിരകളേ
കടലറിയാതെ കരയറിയാതെ
മേലാകെ തോരാതെ തീരാതെ....

ചിത്രം
അൻവർ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	കൈതപ്രം	പെരുമ്പാവൂർ ജി.രവീന്ദ്രനാഥ്

281

കണ്ണിൽ നിൻ മെയ്യിൽ

കണ്ണിൽ നിൻ മെയ്യിൽ ഓർമ്മപ്പൂവിൽ
ഇന്നാരോ പീലിയുഴിഞ്ഞൂ
പൊന്നോ പൂമൊട്ടോ വർണ്ണത്തെല്ലോ
നിൻ ഭാവം മോഹനമാക്കി
മിന്നാര കയ്യിൽ നിൻ ളുവൽ ചിരി വിതറി
തൈമാസത്തെന്നൽ പദമാടി തിരുമുടിയിൽ
ഇന്നലെ രാവായ് പാടി മറഞ്ഞു
നിന്റെ അനാഥ മൌനം (കണ്ണിൽ)

നീയാണാദ്യം കണ്ണീർ ളുകി ശ്യാമാരണ്യത്തിൻ മീതെ
നീയാണാദ്യം പുഞ്ചിരി ളുകി നിത്യനിലാവിൻ മീതെ
മൂവന്തി കതിരായ് നീ പൊൻമാട ളുഞ്ചത്തും
കോലക്കുഴൽ കിളിക്കുഞ്ഞേ
കസ്തൂരിക്കുറിയുണ്ട് പവിഴപ്പുതുമിന്നുണ്ട്
നിറയോല പൂമേട കൂട്ടുണ്ട്
കാണുന്നതെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളാകും
കോലക്കുഴൽ കിളിക്കുഞ്ഞേ (കണ്ണിൽ)

ആഴിയും ഊഴിയും മൂളിയിണങ്ങും നേരം മാടി വിളിക്കുന്ന
പൊൻമീനോടിയ മാനത്തെ കൊമ്പിൽ
ഉണ്ണിതിരിഞ്ഞു പൂത്താരം
കുടവത്തളിരിലയുണ്ട് ഇലവട്ട കുടയുണ്ട്
കോലക്കുഴൽ കിളിക്കുഞ്ഞേ
വൈഡൂര്യചെപ്പുണ്ട് സിന്ദൂരക്കൂട്ടുണ്ട്
താനാട്ടം ചങ്ങാലി കൂട്ടുണ്ട്
തേടുന്നതെല്ലാം രത്നങ്ങളാകും
കോലക്കുഴൽ കിളിക്കുഞ്ഞേ (കണ്ണിൽ)

ചിത്രം
ഇന്നലെ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ചിത്ര

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
എസ്.ബാലകൃഷ്ണൻ

Babu Edakochi

കണ്ണീർക്കായലിലേതോ

കണ്ണീർക്കായലിലേതോ കടലാസിന്റെ തോണി
അലയും കാറ്റിലുലയും രണ്ടു കരയും ദൂരെ ദൂരെ
മനസ്സിലെ ഭാരം പങ്കു വെയ്ക്കുവാനും
കൂടെയില്ലൊരാളും കൂട്ടിനു വേറെ
(കണ്ണീർ)

ഇരുട്ടിലങ്ങേതോ കോണിൽ നാലഞ്ചു നക്ഷത്രങ്ങൾ
കാവൽ വിളക്കെന്നോണം കാണാമെന്നാലും
കറുപ്പെഴും മേഘക്കീറിൽ വീഴുന്ന മിന്നൽ ചാലിൽ
രാവിന്റെ ശാപം തെല്ലും തീരില്ലെന്നാലും
തിരക്കൈയ്യിലാടി തീരങ്ങൾ തേടി
ദിശയറിയാതെ കാതോർത്തു നില്പൂ
കടൽ പക്ഷി പാടും പാട്ടൊന്നു കേൾക്കാൻ
(കണ്ണീർ)

ചുഴിത്തിരയ്ക്കുള്ളിൽ ചുറ്റും ജീവന്റെ ആശാനാളം
കാറ്റിന്റെ കൈകൾ കെട്ടും യാമങ്ങൾ മാത്രം
വിളമ്പുവാൻ ഇല്ലെന്നാലും നോവിന്റെ മൺപാത്രങ്ങൾ
ദാഹിച്ച നീരിന്നൂഴം തേടുന്നു വീണ്ടും
വിളിപ്പാടു ചാരെ വീശുന്ന ശീലിൽ
കിഴക്കിന്റെ ചുണ്ടിൽ പൂക്കുന്ന ചേലിൽ
അടുക്കുന്നു തീരം ഇനിയില്ല ദൂരം
(കണ്ണീർ)

ചിത്രം
റാംജിറാവു സ്പീക്കിംഗ്

പാടിയത്
എം.ജി.ശ്രീകുമാർ

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ജോൺസൺ

BabyEdakochi

കണ്ണീർപ്പൂവിന്റെ

കണ്ണീർപ്പൂവിന്റെ കവിളിൽ തലോടി
ഈണം മുഴങ്ങും പഴംപാട്ടിൽ മുങ്ങി
മറുവാക്കു കേൾക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ
പൂത്തുമ്പിയെന്തേ മറഞ്ഞൂ, എന്തേ
പുള്ളോർക്കുടം പോലെ തേങ്ങി (കണ്ണീർ)

ഉണ്ണിക്കിടാവിന്നു നൽകാൻ
അമ്മ നെഞ്ചിൽ പാലാഴിയേന്തി
ആയിരം കൈ നീട്ടി നിന്നു
സൂര്യതാപമായ് താതന്റെ ശോകം
വിട ചൊല്ലവേ നിമിഷങ്ങളിൽ
ജലരേഖകൾ വീണലിഞ്ഞൂ
കനിവേകുമീ വെണ്മേഘവും
മഴനീർക്കിനാവായ് മറഞ്ഞു, ദൂരെ
പുള്ളോർക്കുടം കേണുറങ്ങി (കണ്ണീർ)

ഒരു കുഞ്ഞു പാട്ടായ് വിതുമ്പി
മഞ്ഞു പൂഞ്ചോലയെന്തോ തിരഞ്ഞു
ആരെയോ തേടിപ്പിടഞ്ഞൂ
കാറ്റുമൊരുപാടുനാളായലഞ്ഞു
പൂന്തെന്നലിൽ പൊന്നോളമായ്
ഒരു പാഴ് കിരീടം മറഞ്ഞൂ
കദനങ്ങളിൽ തുണയാകുവാൻ
വെറുതെയൊരുങ്ങുന്ന മൗനം, എങ്ങോ
പുള്ളോർക്കുടം പോലെ വിങ്ങി (കണ്ണീർ)

ചിത്രം
കിരീടം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	യൂസഫലി കേച്ചേരി	മോഹൻ സിത്താര

BabuEdakochi

കണ്ണീർമഴയത്ത്

കണ്ണീർമഴയത്ത് ഞാനൊരു
ചിരിയുടെ കുട ചൂടി (2)
നോവിൻ കടലിൽ മുങ്ങിത്തപ്പി
മുത്തുകൾ ഞാൻ വാരി
മുള്ളുകളെല്ലാം തേന്മലരാക്കി
മാറിലണിഞ്ഞു ഞാൻ
ലോകമേ........നിൻ ചൊടിയിൽ ചിരികാണാൻ
കരൾ വീണമീട്ടി പാട്ടു പാടാം (കണ്ണീർ)

പകലിൻ പുഞ്ചിരി സൂര്യൻ
രാവിൻ പാൽച്ചിരി ചന്ദ്രൻ ഓ...(2)
കടലിൻ പുഞ്ചിരി പൊൻതിരമാല
മണ്ണിൻ പുഞ്ചിരി പൂവ് (2)
കേഴും മുകിലിൻ മഴവില്ലാലൊരു
പുഞ്ചിരിയുണ്ടാക്കി
വർണ്ണപ്പുഞ്ചിരിയുണ്ടാക്കി (കണ്ണീർ)

കദനം കവിതകളാക്കി
മോഹം നെടുവീർപ്പാക്കി ഓ...(2)
മിഴിനീർപ്പുഴതൻ തീരത്തല്ലോ
കളിവീടുണ്ടാക്കി (2)
മുറിഞ്ഞ നെഞ്ചിൻ പാഴ് മുളയാലൊരു
മുരളികയുണ്ടാക്കി
പാടാൻ മുരളികയുണ്ടാക്കി (കണ്ണീർ)

ചിത്രം
ജോക്കർ

Babu Edakochi

കണ്ണു തുറക്കാത്ത

കണ്ണു തുറക്കാത്ത ദൈവങ്ങളേ (2)
കരയാനറിയാത്ത ചിരിക്കാനറിയാത്ത
കളിമൺ പ്രതിമകളേ
മറക്കൂ നിങ്ങളീ ദേവദാസിയെ മറക്കൂ...മറക്കൂ
(കണ്ണു തുറക്കാത്ത...)

ആയിരമായിരം അന്തഃപുരങ്ങളിൽ
ആരാധിച്ചവൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ
ആരാധിച്ചവൾ ഞാൻ
നിങ്ങളൊരിക്കൽ ചൂടിയെറിഞ്ഞൊരു
നിശാഗന്ധിയാണു ഞാൻ
(കണ്ണു തുറക്കാത്ത...)

കർപ്പൂര നാളമായ് നിങ്ങൾ തൻ മുമ്പിൽ
കത്തിയെരിഞ്ഞവൾ ഞാൻ ഒരു നാൾ
കത്തിയെരിഞ്ഞവൾ ഞാൻ
കണ്ണീരിൽ മുങ്ങിയ തുളസിക്കതിരായ്
കാൽക്കൽ വീണവൾ ഞാൻ
കാൽക്കൽ വീണവൾ ഞാൻ
(കണ്ണു തുറക്കാത്ത...)

ചിത്രം
അഗ്നിപുത്രി

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ജാനകി

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
ശ്യാം

Babu Edakochi

കണ്ണും കണ്ണും

കണ്ണും കണ്ണും തമ്മിൽ തമ്മിൽ
കഥകൾ കൈമാറും അനുരാഗമേ
നീയറിഞ്ഞോ നിന്നിലൂറും
മോഹഗംഗാജലം മധുര ദേവാമൃതം
മധുര ദേവാമൃതം....
(കണ്ണും കണ്ണും...)

ലഹരിയെങ്ങും നുരകൾ നെയ്യും
ലളിതഗാനങ്ങളായ്(2)
കരളിനുള്ളിൽ കുളിരു പെയ്യും
തളിർ വസന്തങ്ങളിൽ
ഇനിയൊരു വനലത മലരണിയും
അതിലൊരു ഹിമകണമണിയുതിരും...
(കണ്ണും കണ്ണും)

നഖശിഖാന്തം നവസുഗന്ധം
നുകരും ഉന്മാദമേ (2)
സിരകൾ തോറും മധുരമൂറും
ഹൃദയ ലാവണ്യമേ
അസുലഭ സുഖലയമൊരുനിമിഷം
അതിലകമലിയുമൊരിണ ശലഭം
(കണ്ണും കണ്ണും)

ചിത്രം
അങ്ങാടി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എം.എസ്.വിശ്വനാഥൻ	വയലാർ	എം.എസ്.വിശ്വനാഥൻ

287

കണ്ണനീർത്തുള്ളിയെ

കണ്ണനീർത്തുള്ളിയെ സ്ത്രീയോടുപമിച്ച
കാവ്യഭാവനേ...അഭിനന്ദനം....
നിനക്കഭിനന്ദനം... അഭിനന്ദനം ...
അഭിനന്ദനം.. അഭിനന്ദനം...
വ്യാസനോ കാളിദാസനോ അതു
ഭാസനോ ഷെല്ലിയോ ഷേക്സ്പിയറോ...
അഭിനന്ദനം.... നിനക്കഭിനന്ദനം...
അഭിനന്ദനം ...അഭിനന്ദനം.. അഭിനന്ദനം...
വിഷാദസാഗരം ഉള്ളിൽ ഇരമ്പും തുഷാര ഗദ്ഗദ ബിന്ദു..
സ്ത്രീയൊരു വികാര വൈഢൂര്യ ബിന്ദു...ശരിയാണ്...
അതൊരു ചിപ്പിയിൽ വീണാൽ വൈഢൂര്യമാകുന്നു...
പൂവിൽ വീണാൽ പരാഗമാകുന്നു..
തൊടരുത്.. എടുത്തെറിയരുത്..
ഇന്ദ്രനതായുധമാക്കി... ഈശ്വരൻ ഭൂഷണമാക്കി...
വ്യഭിചാരത്തെരുവിൽ മനുഷ്യനാ മുത്തുക്കൾ
വിലപേശി വിൽക്കുന്നു.. ഇന്നു വിലപേശി വിൽക്കുന്നു...
(കണ്ണനീർ)
പ്രപഞ്ചസൗന്ദര്യമുള്ളിൽ വിടർത്തും
പ്രകാശബുൽബുദ ബിന്ദു..സ്ത്രീയൊരു പ്രഭാതനക്ഷത്ര ബിന്ദു
അതേ.. അതേ.. ആ നീർക്കുമിളിലേക്കു നോക്കിനിന്നാൽ
പ്രകൃതി മുഴുവൻ പ്രതിബിംബിക്കുന്നതു കാണാം..
തൊടരുത്.. അതിട്ട് ഉടയ്ക്കരുത്...
ചന്ദ്രിക ചന്ദനം നൽകി.. തെന്നൽ വന്നുളകങ്ങൾ പുൽകി...
വഴിയാത്രക്കിടയിൽ മനുഷ്യനാ കുമിളകൾ
വലവീശിയുടക്കുന്നു....ഇന്നു
വലവീശിയുടക്കുന്നു...
(കണ്ണനീർ)

ചിത്രം
പണിതീരാത്ത വീട്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
ജെറി അമൽദേവ്

Babu Edakochi

കണ്ണോടു കണ്ണോരം

കണ്ണോടു കണ്ണോരം നീ കണിമലരല്ലേ
കാതോടു കാതോരം തേനൊലിയൊലിയല്ലേ (2)
അകലെയേതോ പൂവനിയിൽ വിരിഞ്ഞുവെന്നാലും
കണ്ണോടു കണ്ണോരം നീ കണിമലരല്ലേ
(കണ്ണോടു)

താരണിഞ്ഞും തളിരണിഞ്ഞുമോർമ്മയിൽ
ഓമനയായൊഴുകിവന്നതാണ നീ (2)
വേനൽപൊയ്കയിൽ വേരറ്റുനീന്തും
നീരാമ്പൽ കുരുന്നെങ്കിലും
കണ്ണോടു കണ്ണോരം നീ കണിമലരല്ലേ
കാതോടു കാതോരം തേനൊലിയൊലിയല്ലേ
(കണ്ണോടു)

ഏതോ മരച്ചാരായ നീ തിരഞ്ഞകന്നാലും
എങ്ങോ വനഭൂമിയിൽ പറന്നുപോയാലും (2)
താനെ മുകിൽ വാനം നിന്നെ തേടിവന്നാലും
നീറും മരുവായിമനം തേങ്ങിടും കിളിയേ
കാതോടു കാതോരം തേനൊലിയൊലിയല്ലേ
കണ്ണോടു കണ്ണോരം നീ കണിമലരല്ലേ
അകലെയേതോപൂവനിയിൽ വിരിഞ്ഞുവെന്നാലും
കണ്ണോടു കണ്ണോരം നീ കണിമലരല്ലേ

ചിത്രം
എന്റെ മാമാട്ടുകുട്ടിയമ്മയ്ക്ക്

പാടിയത്
ശ്രേയ ഘോഷാൽ

രചന
റഫീക് അഹമ്മദ്

സംഗീതം
രമേഷ് നാരായൺ

Baby Edakochi

കണ്ണോട് കണ്ണോരം

കണ്ണോട് കണ്ണോരം നോക്കിയിരുന്നാലും
കണ്ണോട് കണ്ണോരം നോക്കിയിരുന്നാലും
കാണാമറയത്ത് ഒളിച്ചാലും
കണ്ണിനും കണ്ണായൊരുൾക്കണ്ണിൻ തുമ്പത്ത്
കണ്ണിനും കണ്ണായൊരുൾക്കണ്ണിൻ തുമ്പത്ത്
കണ്ണീർക്കിനാവായ് തുളുമ്പി നിൽക്കും...
(കണ്ണോട്)

എന്റെ കൊലുസിന്റെ ശിഞ്ചിതമൊന്നും നീ
കേട്ടതില്ലാ ഒന്നും കേട്ടതില്ലാ (2)
എൻ മുടിച്ചാർത്തിലെ പിച്ചകപ്പൂമണം
തൊട്ടതില്ല, നിന്നെ തൊട്ടതില്ലാ
ആരോരും കേൾക്കാത്തൊരുള്ളിലെ പ്രാവിന്റെ
വെമ്പലറിഞ്ഞു നീ ഓടിവന്നു
(കണ്ണോട്)

എന്തോ മറന്നപോയ് എന്നപോലെപ്പൊഴും
തേടിവന്ന ഞാൻ തേടിവന്നു... (2)
വെൺമണൽ കാട്ടിലും വൻകടൽ തന്നിലും
ഞാൻ തിരഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ തിരഞ്ഞു...
നിൻ വിരിമാറത്ത് ചായുന്ന നേരത്ത്
എന്നിലെ എന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
(കണ്ണോട്)

ചിത്രം
വീരപുത്രൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
വിജയ് യേശുദാസ്, ശ്രേയ ഘോഷാൽ	റഫീക് അഹമ്മദ്	എം.ജയചന്ദ്രൻ

290

കണ്ണോണ്ട് ചൊല്ലണ

കണ്ണോണ്ട് ചൊല്ലണ ... മിണ്ടാണ്ട മിണ്ടണ്..
പുന്നാര പനംതത്ത ദൂരെ
ചുണ്ടോണ്ട് ചൊന്നത് നെഞ്ചോണ്ട് കേക്കണ്...
പഞ്ചാരപ്പനം തത്ത കൂടെ..
പൂവരശിൻ ചില്ലയൊന്നിൽ കിളിരണ്ടും കൂടണഞ്ഞേ .. ഹോയ് ..
മാരിവില്ലിൻ തേരിറങ്ങി മഴവന്ന കൂട്ടിരുന്നേ.. മഴ വന്ന കൂട്ടിരുന്നേ..
ആറ്റിറമ്പും പൂവരമ്പും ..
വീശും കാറ്റിൻ കാതിൽ ഏതോ കാര്യം ചൊല്ലീ മെല്ലേ...
ആർത്തു പെയ്ത ആദ്യാനുരാഗം ...
മീട്ടുമേതോ പാട്ടെന്ന പോലെ ..
ആ മലയിലീമലയിലാടിമുകിലോടി വരുമീ-
പ്പുഴയിൽ തേടുമൊരു കന്നിപ്പെണ്ണായ് ...
മഴനിലാവു പൊയ്കപോലെ തിങ്കളേതോ തോണി പോലെ..
കണ്ണോണ്ട് ചൊല്ലണ... മിണ്ടാണ്ട മിണ്ടണ് പുന്നാര പനംതത്ത ദൂരെ
ഓർത്തതെന്തേ.. കാത്തതെന്തേ..
അല്ലിപ്പൊൻത്താമരേ .. നിന്റെ ചുണ്ടിൽ തേനൂറവേ..
ആർക്കു വേണ്ടീ കാതോർത്തു നിന്നു..
രാവുറങ്ങാതീറൻ നിലാവിൽ..
ആ കടവിലീക്കടവിലാളുമൊരു തോണി തരുമീ-
പ്പുഴലാകെയൊരു തണ്ണീർത്താളം ..
ഒരേ കിനാവിൽ വീണ പോലെ ഒഴുകിയെങ്ങോ പോണപോലെ...
കണ്ണോണ്ട് ചൊല്ലണ... മിണ്ടാണ്ട മിണ്ടണ്..
പുന്നാര പനംതത്ത ദൂരെ .. ദൂരെ
ചുണ്ടോണ്ട് ചൊന്നത് നെഞ്ചോണ്ട് കേക്കണ്...
പഞ്ചാരപ്പനം തത്ത കൂടെ..
പൂവരശിൻ ചില്ലയൊന്നിൽ
കിളിരണ്ടും കൂടണഞ്ഞേ .. ഹോയ് ..
മാരിവില്ലിൻ തേരിറങ്ങി മഴവന്ന കൂട്ടിരുന്നേ..
മഴ വന്ന കൂട്ടിരുന്നേ..

ചിത്രം
എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ

പാടിയത്
ശ്രേയ ഘോഷാൽ

രചന
മുരുകൻ കാട്ടാക്കട

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

291

കണ്ണോരം ചിങ്കാരം

കണ്ണോരം ചിങ്കാരം ....
കണ്ണോരം ചിങ്കാരം ഈ പൂവിൽ വന്ന വണ്ടു മൂളവേ..
കാതോരം കിന്നാരം ....
കാതോരം കിന്നാരം ഈ കാറ്റിലാടുമീറമൂളവേ...
ഈ നെഞ്ചിലേ സാവേരികൾ
പെയ്തുതോരുമിന്ദ്രനീലരാവായി....
കണ്ണോരം ചിങ്കാരം ....
കണ്ണോരം ചിങ്കാരം ഈ പൂവിൽ വന്ന വണ്ടു മൂളവേ..
കാറ്റിന്റെ കൈയ്യിൽ വെൺതൂവൽ പോലെ
താഴ്വാരമാകെ പറന്നലഞ്ഞു...
വർണ്ണങ്ങളേഴും ചാലിച്ച മോഹം
ഒന്നായി മാറിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന
ഒരു മാരിവിൽ തുമ്പിയായ് തെളിയുന്ന രോമഹർഷം
ഒരു രാമഴത്തുള്ളിയായ് കുളിരുന്ന നിന്റെ സ്നേഹം
അതിനായ് ഞാൻ അലയുന്ന പലജന്മം
കണ്ണോരം ചിങ്കാരം ഈ പൂവിൽ വന്ന വണ്ടു മൂളവേ..
ഈറൻ നിലാവായ് നീ വന്ന നേരം
നീരാമ്പലായ് ഞാൻ നനഞ്ഞുനിന്നു
ഹേയ് നാണം മറന്നു നാമൊന്നു ചേർന്നു
നീഹാരമേഘം തുടിച്ചു നിന്നു
രതിരാസലോലയായി ഒരു രാത്രി മങ്ങിമാഞ്ഞു
അതിലോലമാത്മരാഗം പരിരംഭണം നുകർന്നു
പലനാളായ് തിരയുന്ന മദഗന്ധം
കാതോരം കിന്നാരം..
കണ്ണോരം ചിങ്കാരം ഈ കാറ്റിലാടുമീറമൂളവേ...
ഈ നെഞ്ചിലേ സാവേരികൾ
പെയ്തുതോരുമിന്ദ്രനീലരാവായ്....

ചിത്രം
രതിനിർവ്വേദം

BabuEdakochi

കണ്ണ് നട്ട്

കണ്ണ് നട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ടും എന്റെ
കരളിന്റെ കരിമ്പു തോട്ടം
കട്ടെടുത്തതാരാണ് ഓ..
കട്ടെടുത്തതാരാണ്
പൊന്നു കൊണ്ട് വേലി കെട്ടീട്ടും എന്റെ
കൽക്കണ്ടക്കിനാവു പാടം
കൊയ്തെടുത്തതാരാണ് ഓ..
കൊയ്തെടുത്തതാരാണ്
(കണ്ണു നട്ട്...)

കുമ്പിളിൽ വിളമ്പിയ പൈമ്പാലെന്നോർത്തു ഞാൻ
അമ്പിളിക്കിണ്ണത്തെ കൊതിച്ചിരുന്നു
അന്നത്തെയന്തിയിൽ അത്താഴപ്പാത്രത്തിൽ
അമ്മ തൻ കണ്ണീരോ തിളച്ചിരുന്നു
അങ്ങനെ ഞാനന്നും കരഞ്ഞിരുന്നു
(കണ്ണ് നട്ട്...)

കിളിച്ചുണ്ടൻ മാവിൽ കണ്ണെറിഞ്ഞന്നു ഞാൻ
കനിയൊന്നു വീഴ്ത്തി ഒളിച്ചു വെച്ചു
നീയതു കാണാതെ കാറ്റിന്റെ മറവിലൂ-
ടക്കരെയ്ക്കെങ്ങോ തുഴഞ്ഞു പോയി
കടവത്തു ഞാൻ മാത്രമായി
(കണ്ണ് നട്ട്...)

ചിത്രം
കഥാവശേഷൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
കല്ലറ ഗോപൻ	കൈതപ്രം	കൈതപ്രം

293

കതിവന്നൂർ വീരനേ

കതിവന്നൂർ വീരനേ നോമ്പു നോറ്റിരുന്ന
മാമയിൽപ്പീലി പോൽ അഴകോലും ചെമ്മരത്തി
പൂങ്കോഴി കരഞ്ഞു കളിത്തോഴിയുറങ്ങി
അവൾ മാത്രമുണ്ണാതെയുറങ്ങാതെ കഴിഞ്ഞു
വില്ലാളിവീരനെ ഒരുനോക്കു കാണുവാൻ
നൊമ്പരം പൂണ്ടവൾ മനം നൊന്തുപിടഞ്ഞു (കതിവന്നൂർ)

കുടക മലയിലെ കണ്ണേറാത്താഴ്വരയിൽ
കളരികളേഴും കീഴടങ്ങി നിന്ന
ഏഴാഴികളും പതിനേഴ മലയും
കതിവന്നൂർ വീരനേ എതിരേറ്റു നിന്ന
ഏഴിനും മീതെ മണിശംഖുമുഴങ്ങി
വില്ലാളിവീരനെ മാളോരു വണങ്ങി
കതിവന്നൂർ വീരനേ നോമ്പുനോറ്റിരുന്ന
മാമയിൽപ്പീലിപോൽ അഴകോലും ചെമ്മരത്തി
കേട്ടീലായോ നീ മകളേയെൻ ചെമ്മരത്തീയേ

ആദിത്യ ചന്ദ്രന്മാർ ചതിയാലെ മറഞ്ഞു
കളരി വിളക്കുകൾ കൊടുംകാറ്റിലണഞ്ഞു
കലി തുള്ളിയുറയുന്ന കതിവന്നൂർ വീരനേ
കുടകന്റെ കൈകൾ ചതി കൊണ്ടു ചതിച്ചു
കണ്ണീരു വീണെൻ മലനാടു മുങ്ങി
പോർവിളി കേട്ടെന്റെ മനക്കോട്ട നടുങ്ങി
കതിവന്നൂർ വീരന്റെ കഥ കേട്ടു പിടഞ്ഞു
മാമയിൽപ്പീലി പോൽ അഴകോലും ചെമ്മരത്തി
പൂങ്കോഴി കരഞ്ഞു തോഴിമാർ പിരിഞ്ഞു
ചതിത്തീയിലവളന്നുടലോടെ മറഞ്ഞു
കതിവന്നൂർവീരന്റെ കനലോടു ചേർന്നവൻ
സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കൊരു കിളിയായ് പറന്നു

ചിത്രം
കളിയാട്ടം

കഥയമമ കഥയമമ

കഥയമമ കഥയമമ
കഥകളതി സാഗരം കഥകളതി സാഗരം
കഥയമമ കഥയമമ
കഥകളതി സാഗരം കഥകളതി സാഗരം
പലകോടി ജന്മങ്ങൾ കുമിളകളായുണർന്നടയും
കഥാസരിത് സാഗരസീമയിൽ
കഥകളാകുന്ന നാമറിവീലയെങ്കിലും
അഥവാ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നാലുമറിയുകില്ലുൾ കഥ
കഥകളാൽ നിവൃതമീ പ്രകൃതിയും (കഥയമമമ...)

കഥകളീ കടലുകൾ കുലശൈല ശൃംഗങ്ങൾ
കഥ തന്നെ വഴി നീളെ അടരുമീ ഇലകളും
കദനമായെരിയുമായുസ്സിന്റെ തിരി കെട്ടു
കഥ കഴിയുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്നു
പുതിയതൊന്നവസാനമില്ലാതെ കഥനമോ
തുടരുന്നു തുടരുന്നു തുടരുന്നു (കഥയമമമ...)

വഴിയോരസത്രത്തിലപരാഹ്ന വേളയിൽ
ഒരുമിച്ചു കൂടി പിരിഞ്ഞു പോകും വരെ
പറയുക പറയുക കഥകൾ നിരന്തരം
കഥ പറഞ്ഞങ്ങനെ കഥകളായ് കാലത്തിൻ
അലിയുക അതിലൊരു കഥയില്ലയെങ്കിലും
കഥകളെക്കാൾ ഭാരമില്ല ഭൂമിക്കുമെന്നറിയുക
ആഴമില്ലൊരു സമുദ്രത്തിനും
(കഥയമമമ...)

ചിത്രം
കേരള കഫേ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	ബേണി ഇഗ്നേഷ്യസ്

Babu Edakochi

കഥയിലെ രാജകുമാരിയും

യാ ദേവി സർവ്വ ഭൂതേഷു പ്രേമരൂപേണ സംസ്ഥിതാ
നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമസ്തസ്യൈ നമോ നമഃ

കഥയിലെ രാജകുമാരിയും ഗോപകുമാരനുമൊന്നാവാൻ
പുഴയിലെ പൊന്നോളങ്ങളിലവരൊഴുക്കി ദീപങ്ങൾ
കരളിലെ മോഹം തളിരണിയാനായ്
അവരിരുപേരും തപം ചെയ്തു ഈ അമ്പലക്കൽപ്പടവിൽ
(കഥയിലെ)

ശ്രീലകം വാഴുന്ന ദേവീ പ്രാണമന്ത്രമുണർത്തുന്ന ദേവീ
തപസ്സിരിക്കും സ്നേഹമനസ്സുകൾക്കാശ്വാസമേകി
ഒഴുകുന്ന ദീപങ്ങൾ തൊഴുകൈ നാളങ്ങൾ
അതുകണ്ടു കൈനീട്ടി തിരുവരമേകാനായ്
അനുരാഗ രാവിലലങ്കരിച്ചൊരു പൂന്തോണിയെത്തി
(കഥയിലെ)

ആവണിത്താലങ്ങളേന്തി രാഗതാളം തുടിക്കുന്ന രാവിൽ
രാജകുമാരിക്കും ഗോപകുമാരനും മാംഗല്യമായി
പന്തലിട്ട് പൊൻമേഘം കണ്ണെഴുതി കാർമേഘം
പൊട്ടുതൊട്ട് പൂത്താരം മിന്നുകെട്ടി മിന്നാരം
അന്നായിരത്തിരി മാലചാർത്തിയ കല്യാണമായി
(കഥയിലെ)

ചിത്രം
കല്യാണരാമൻ

Babu Edakochi

കദനം ഒരു സാഗരം

കദനം ഒരു സാഗരം അതിലെൻ ലയനം
എൻ ജീവരാഗം താനേ മായുമ്പോൾ
എന്നുള്ളിൽ തീരം അല്ലിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ
മുകുളരാജികൾ
കൊഴിയും വേളയിൽ
(കദനം)

എൻ ചേതനയിൽ
വീണെരിയും മോഹവുമായ്
നാളുകൾ... എത്ര നാളുകൾ...
പുലരുവാനിനിയീ കൂട്ടിൽ
തമ്മിൽ...തമ്മിൽ...
(കദനം)

ഈ വേദനയിൽ-
നിന്നെരിയും നാളവുമായ്
നാളുകൾ.... എത്ര
നാളുകൾ...
തുഴയുവാനിനിയീ കാറ്റിൽ
തമ്മിൽ... തമ്മിൽ...
(കദനം)

ചിത്രം
തമ്മിൽ തമ്മിൽ

Babu Edakochi

കദളീ കൺകദളി

കദളീ കൺകദളി ചെങ്കദളീ പൂവേണോ
കവിളിൽ പൂമദമുള്ളൊരു
പെൺപൂ വേണോ പൂക്കാരാ
മുകളിൽ ജിൽജിൽജിൽ ജിങ്കിലമോടെ
മുകിൽപൂ
വിടർത്തും പൊൻകുടക്കീഴേ
വരില്ലേ നീ വനമാലീ തരില്ലേ താമരത്താലി
തെയ്യാരെത്തെയ്യാരെ താരേ... (കദളീ)

കിളികൾ വള കിലുക്കണ
വള്ളിയൂർക്കാവിൽ
കളഭം പൊഴിയും ഇക്കിളിക്കൂട്ടിൽ
ഉറങ്ങും നിത്യമെൻ മോഹം
ഉണർത്തും വന്നൊരു നാണം
തെയ്യാരെത്തെയ്യാരെത്താരേ (കദളീ)

മുളയ്ക്കും കുളിർ മുഖക്കുരു മുത്തുകൾ പോലെ
മുളമ്പൂ മയങ്ങും കുന്നിനു താഴേ
നിനക്കീ ത്തുവലിൻ മഞ്ചം
നിവർത്തീ വീണ്ടുമെൻ നെഞ്ചം
തെയ്യാരെത്തെയ്യാരെ താരേ (കദളീ)

ചിത്രം
നെല്ല്

Babu Edakochi

കദളിവാഴ

കദളിവാഴക്കയ്യിലിരുന്ന്
കാക്കയിന്നു വിരുന്നു വിളിച്ചു
വിരുന്നുകാരാ വിരുന്നുകാരാ
വിരുന്നുകാരാ വന്നാട്ടെ
(കദളി..)

മാരനാണു വരുന്നതെങ്കിൽ (2)
മധുരപത്തിരി വെക്കേണം
മാവു വേണം വെണ്ണ വേണം
പൂവാലി പശുവേ പാൽ തരണം
(കദളി..)

സുന്ദരനാണു വരുന്നതെങ്കിൽ (2)
സുറുമയിത്തിരി എഴുതേണം
കാപ്പു വേണം കാൽത്തള വേണം
കസവിൻ തട്ടം മേലിടണം
(കദളി..)

വയസ്സനാണു വരുന്നതെങ്കിൽ (2)
അയലേം ചോറും നൽകേണം
ഇടക്കിടക്ക് വെറ്റില തിന്നാൻ
ഇടിച്ചിടിച്ച് കൊടുക്കണം
(കദളി...)

ചിത്രം
ഉമ്മ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ചിത്ര	കൈതപ്രം	എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

299

കനകനിലാവേ

കനകനിലാവേ തുയിലുണരൂ തരളവസന്തം വരവായി
പാപമ ഗമഗമ (2)
പാ പ സ നീ പാ മാഗ
പാപമ ഗമഗമ (2)
പാ പ സ നീ പാ മാഗ
സാ മാമാമാമാഗ സാസസാ ഗസ നി നി നി സാസാ്സ
ഗമപാ മപനീ പനിസാ നിസനിപ മഗപമ
ഗമപാ മപനീ പനിസാ
കനകനിലാവേ തുയിലുണരൂ തരള വസന്തം വരവായി
മലയോല പൂഞ്ചോലയിൽ തളിരാമ്പൽക്കുടം തോർന്നലഞ്ഞു പോയ്
കളിമൺവീണയിൽ സ്വരമേളങ്ങളിൽ
കോമളലതകളിലോമന മൈനകൾ ലല്ലലലലം പാടി
പൊൻ മയിലാടി മാനസ വനികയിൽ ആരവമിളകിയ നടനം
ധന ധീംധ ധീംതനന ധീം ധ ധീംതനന
ധീംധ ധീംതനന ധിരനാ
ഇനിയും പ്രണയം വിടരാൻ (കനക..)
കിന്നാരകാറ്റിൻ കനിവുണർന്ന ഹൃദയാകാശത്തിലേങ്ങോ (2)
കുടമുല്ല കൊടി നിവരും കുറുമാട്ടിക്കാവുകളിൽ
ഇതളായ് പൊഴിയും മഞ്ഞിൽ വനനിരയിളകും
മുടിയിൽ വർണ്ണം ചൊരിയാൻ (കനക..)
മൈലാഞ്ചിക്കയ്യിൽ പവിഴമോടെ മാറിൽ മറിമാൻ കുരുന്നോടെ (2)
മൂവന്തി കസവണിയും മിന്നാര ചിരി മുത്തേ (2)
പനിനീർ പുഴയിൽ നീളെ കുളിരൊളി വിതറാൻ
ഇതിലേ ഉണരൂ ഉണരൂ
കോമളലതകളിലോമന മൈനകൾ ലല്ലലലലം പാടി
പൊൻമയിലാടി മാനസവനികയിൽ ആരവമിളകിയ നടനം
ധന ധീംധ ധീംതനന ധീം ധ ധീംതനന
ധീംധ ധീംതനന ധിരനാ
ഇനിയും പ്രണയം വിടരാൻ (കനക..)

ചിത്രം
കൗരവർ

പാടിയത് വേണുഗോപാൽ	രചന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	സംഗീതം ഔസേപ്പച്ചൻ

Babu Edakochi

കനക മുന്തിരികൾ

കനക മുന്തിരികൾ മണികൾ കോർക്കുമൊരു
പുലരിയിൽ...
ഒരു കുരുന്നു കുനു ചിറകുമായ് വരിക ശലഭമേ..

(കനക)

സൂര്യനെ.. ധ്യാനിക്കുമീ
പൂപോലെ ഞാൻ മിഴിപൂട്ടവെ..(2)
വേനൽപൊള്ളും നെറുകിൽ മെല്ലെ
നീ തൊട്ടു

(കനക) (2)

പാതിരാ താരങ്ങളേ..
എന്നൊടു നീ മിണ്ടില്ലയൊ..(2)
ഏന്തേ.. ഇന്നെൻ കവിളിൽ മെല്ലെ നീ തൊട്ടു.

ചിത്രം
പുനരധിവാസം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
കെ.ജി മാർക്കോസ്, ജെൻസി	ദേവദാസ്	ജോൺസൺ

301

Babu Edakochi

കന്നിപ്പൂമാനം

കന്നിപ്പൂമാനം കണ്ണും നട്ടു
ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കെ...
എന്റെ മനസ്സിൽ തൈമണിത്തെന്നലായ്
പുൽകാൻ നീ വന്നു (കന്നി...)

വെട്ടം കിഴക്ക് പൊട്ടുകുത്തി,
കാന്തി പരന്നു....
കാണാത്ത തീരങ്ങൾ
തേടി നടന്നപ്പോൾ...
മൂകാനുരാഗം കഥ പറഞ്ഞു...
വാനവും മേഘവും പോലെ...
ഓളവും തീരവും പോലെ...
ജന്മം ഈയൊരു ജന്മം
ഒന്നായ് ചേരാൻ നീ വന്നു... (കന്നി..)

പൗർണ്ണമിത്തിങ്കൾ
വന്നു തെളിഞ്ഞു, രാവുമുണർന്നു
നിൻ മൃദുസ്മേരവീചിയിലാറാടി
എല്ലാം മറന്നപ്പോൾ നീ ചൊല്ലി
മലരും മധുവും പോലെ...
മഞ്ഞും കുളിരും പോലെ...
ജന്മം ഈയൊരു ജന്മം
ഒന്നായ് ചേരാൻ നീ വന്നു.. (കന്നി..)

ചിത്രം
കേൾക്കാത്ത ശബ്ദം

Babu Edakochi

കരയാതെ കണ്ണുറങ്ങ്

കരയാതെ കണ്ണുറങ്ങ് ആതിരാക്കുഞ്ഞുറങ്ങ്
മാറോട് ചേർന്നുറങ്ങ് താമരത്തേനുറങ്ങ്
കൈവളരാൻ നേരം പദമായിരം വേണം
മെയ് വളരാൻ നേരം കണ്ണായിരം വേണം
വാലിട്ടു കണ്ണെഴുതി കിളിപ്പാട്ട് കൊഞ്ചേണം

മഴവിൽ കോടിയാലേ പാവാടയേകിടാം
പൊന്നായ പൊന്നു കൊണ്ട് മൂടാം
മഴവിൽ കോടിയാലേ പാവാടയേകിടാം
പൊന്നായ പൊന്നു കൊണ്ട് മൂടി മൂടി ഓമനിക്കാം
പാൽക്കനവിൽ നീരാടാം
കരയാതെ കണ്ണുറങ്ങ് ആതിരാക്കുഞ്ഞുറങ്ങ്

ആകാശമേടയിൽ നീ മാൻ പേടയായുർന്നാൽ
തിങ്കൾക്കൊാതുമ്പുമായ് വരും
ആകാശമേടയിൽ നീ മാൻ പേടയായുർന്നാൽ
തിങ്കൾക്കൊാതുമ്പുമായ് വരും വിദൂര മേഘമായ് ഞാൻ
നിൻ നിഴലായ് ഞാൻ മായും
(കരയാതെ കണ്ണുറങ്ങ് ...)

ചിത്രം
സാഗരം സാക്ഷി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, റ്റി.വി.പ്രീത	കൈതപ്രം	വിദ്യാസാഗർ

303

കരളേ നിൻ കൈ

കരളേ നിൻ കൈ പിടിച്ചാൽ കടലോളം വെണ്ണിലാവ്
ഉൾക്കണ്ണിൻ കാഴ്ചയിൽ നീ കുറുകുന്നൊരു വെൺപിറാവ്
മന്ത്രകോടി നെയ്തൊരുങ്ങി പള്ളിമേട പൂത്തൊരുങ്ങി
കാരുണ്യത്തിരികളൊരുങ്ങി മംഗല്യപ്പന്തലൊരുങ്ങി
എന്നുവരും നീ തിരികെ എന്നുവരും നീ (2)
(കരളേ)

എന്റെ ജീവിതാഭിലാഷം പ്രണയലോലമാകുവാനായ്
വീണ്ടുമെന്ന നീ പോയ്‌വരും
ഇനി വരും വസന്തരാവിൽ നിന്റെ സ്നേഹജന്മമാകെ
സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഞാൻ വരും
ചിറകുണരാ പെൺപിറാവായ് ഞാനിവിടെ കാത്തുനിൽക്കാം
മഴവില്ലിൻ പൂഞ്ചിറകിൽ ഞാൻ അരികത്തായ് ഓടിയെത്താം
ഇനി വരുവോളം നിനക്കായ് ഞാൻ തരുന്നിതെൻ സ്വരം
അലീനാ.....അലീനാ.....അലീനാ.....അലീനാ...
(കരളേ)

മിഴികളെന്തിനാണു വേറെ മൃദുലമീ കരങ്ങളില്ലേ
അരികിലിന്നു നീയില്ലയോ
എന്തുചൊല്ലി എന്തുചൊല്ലി യാത്രയോതുമിന്നു ഞാൻ
കദനപൂർണ്ണമെൻ വാക്കുകൾ
നീയില്ലാ ജന്മമുണ്ടോ നീയറിയാ യാത്രയുണ്ടോ
നീ അണയും രാവുതേടി ഞാനിവിടെ കാത്തുനിൽക്കാം
പോയ് വരുവോളം നിനക്കായ് ഞാൻ
തരുന്നിതെൻ മനം
അലീനാ.....അലീനാ...അലീനാ.....അലീനാ...
(കരളേ)

ചിത്രം
ദേവദൂതൻ

304

കരിനീലക്കണ്ണഴകി

കരിനീലക്കണ്ണഴകി കണ്ണകി
കാവേരിക്കരയിലെത്തി
ഓ.. കണ്ടെങ്കിലെന്നു കൊതിച്ചു
കണ്ണീർ കനകച്ചിലമ്പു ചിലമ്പി
രാജരഥങ്ങൾ
ഊർവലം പോകും
മാമധുരാപുരി നീളെത്തിരഞ്ഞു
ചെന്തമിഴ് കോവലനെ പാവം
(കരിനീല)

ആഡംബരങ്ങളിൽ അന്തഃപുരങ്ങൾ
അവളുടെ തേങ്ങൽ കേൾക്കാതെ മയങ്ങി
തമിഴകം തളർന്നുറങ്ങി
തെരുവിൽ കേട്ടൊരു പാഴ്കഥയായി
രക്തത്തിൽ മുങ്ങിയ രാജനീതിയായി
ചിലപ്പതികാരത്തിൻ കരൾത്തുടികൾ
(കരിനീല)

ഇത്തിരിപ്പെണ്ണിൻ പൂത്തിരിക്കൈയിലെ
നക്ഷത്രരാവിൻ തീപ്പന്തമാളി
പട്ടണങ്ങൾ പട്ടടയായ്
ആ മാറിൽനിന്നും ചിന്നിയ നൊമ്പരം
തിരുവഞ്ചിനാടിൻ തിലകമായി മാറി
മംഗലം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിറമഴയായ്
(കരിനീല)

ചിത്രം
കണ്ണകി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ദേവാനന്ദ്, സുജാത	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	വിദ്യാസാഗർ

305

കരിമിഴിക്കുരുവിയെ

കരിമിഴിക്കുരുവിയെ കണ്ടീലാ നിൻ
ചിരിമണി ചിലമ്പൊലി കേട്ടീലാ
നീ പണ്ടേയെന്നോടൊന്നും മിണ്ടീലാ (കരിമിഴി..)
കാവിൽ വന്നീലാ രാപ്പൂരം കണ്ടീലാ
മായക്കൈ കൊട്ടും മേളവും കേട്ടീലാ (കരിമിഴി..)

ആനചന്തം പൊന്നാമ്പൽ ചമയം നിൻ
നാണചിമിഴിൽ കണ്ടീലാ
കാണാക്കടവിൽ പൊന്നൂഞ്ഞാല്പടിയിൽ
നിന്നോണചിന്തും കേട്ടീലാ
കളപ്പുരക്കോലയിൽ നീ കാത്തു നിന്നീലാ
മറക്കുടക്കോണിൽ മെല്ലെ മെയ്യൊളിച്ചീലാ
പാട്ടൊന്നും പാടീലാ പാൽത്തുള്ളി പെയ്തീലാ (2)
നീ പണ്ടെയെന്നോടൊന്നും മിണ്ടീലാ
നീ പണ്ടെയെന്നോടൊന്നും മിണ്ടീലാ മിണ്ടീലാ മിണ്ടീലാ
നീ പണ്ടെയെന്നോടൊന്നും മിണ്ടീലാ (കരിമിഴി)

ഈറൻ മാറും എൻ മാറിൽ മിന്നും ഈ
മാറാ മറുകിൽ തൊട്ടീലാ
നീലക്കണ്ണിൽ നീ നിത്യം വെക്കും ഈ
എണ്ണത്തിരിയായ് മിന്നീലാ
മുടിച്ചുരുൾ ചൂടിനുള്ളിൽ നീയൊളിച്ചീലാ
മഴത്തഴപ്പായ നീർത്തി നീ വിളിച്ചീലാ
മാമുണ്ണാൻ വന്നീലാ മാറോടു ചേർത്തീലാ
മാമുണ്ണാൻ വന്നീലാ മാറോടു ചേർത്തീലാ
നീ പണ്ടേയെന്നോടൊന്നും മിണ്ടീലാ
(കരിമിഴി)

ചിത്രം
മീശമാധവൻ

Babu Edakochi

കരിമുകിൽ കാട്ടിലെ

കരിമുകിൽ കാട്ടിലെ രജനിതൻ വീട്ടിലെ
കനകാംബരങ്ങൾ വാടി
കടത്തുവള്ളം യാത്രയായി യാത്രയായി
കരയിൽ നീ മാത്രമായി

(കരിമുകിൽ)

ഇനിയെന്നു കാണും നമ്മൾ
തിരമാല മെല്ലെ ചൊല്ലീ
ചക്രവാളമാകെ നിന്റെ
ഗദ്ഗദം മുഴങ്ങീടുന്നു

(കരിമുകിൽ)

കരയുന്ന രാക്കിളിയെ
തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കീടാതെ
മധുമാസ ചന്ദ്രലേഖ
മടങ്ങുന്നു പള്ളിത്തേരിൽ

(കരിമുകിൽ)

ചിത്രം
കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ

Babu Edakochi

കറുകറക്കാർമുകിൽ

കറുകറക്കാർമുകിൽ കൊമ്പനാന-
പ്പുറത്തേറിയെഴുന്നെള്ളും മൂർത്തേ (ധിമികി...)
കർക്കിടകത്തേവരേ തുടം തുടം
കുടം കുടം നീ വാർത്തേ...
ധിമികി ധിമികി തക്കം തെയ് തെയ്
ധിമികി ധിമികി തക്കം തെയ് [3]

(കറുകറ...)

മഴവിൽക്കൊടി മാനത്ത്
പൊന്നമ്പല മുറ്റത്ത്
കുളിരുന്ന നനയുന്ന അലിഞ്ഞ-
ലിഞ്ഞങ്ങുലഞ്ഞു മായുന്നു (ധിമികി...)

മാനത്തൊരു മയിലാട്ടം
പീലിത്തിരുമുടിയാട്ടം....
ഇളകുന്നു നിറയുന്നു ഇടഞ്ഞി-
ടഞ്ഞങ്ങൊഴിഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു (ധിമികി...)
മനസാകെ നനഞ്ഞല്ലോ
തീകാഞ്ഞു കിടന്നല്ലോ
ഒഴിയുന്നു വഴിയുന്നു
അടിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തളർന്നുറങ്ങുന്നു (ധിമികി...)

ചിത്രം
കുമ്മാട്ടി

BabuEdakochi

കറുകറുത്തൊരു

കറുകറുത്തൊരു പെണ്ണാണ്
കടഞ്ഞെടുത്തൊരു മെയ്യാണ് (2)
കാടിന്റെ ഓമനമോളാണ്
ഞാവൽപഴത്തിന്റെ ശേലാണ്
എള്ളിൻ കറുപ്പ് പുറത്താണ്
ഉള്ളിന്റെ ഉള്ള തുടുത്താണ്

ഇരുണ്ടമാനത്ത് പൊട്ടി വിരിയണ ചുവന്ന പൂവ്
കറുത്ത ചന്തത്തിനകത്തുരുകണ കനവിൻ നോവ്
മാമല നീലിമ പെറ്റൊരു വെള്ളിച്ചോല
ഈ മലപ്പെണ്ണിന്റെ കരളിലെ രാഗച്ചോല
കറുത്ത ചിപ്പി തൻ അകത്തുറയണ വെളുത്ത മുത്ത്
നീയാം ചിപ്പിയിൽ നീറ്റിയേടുത്തോരനുരാഗ സത്ത്
(കറുകറുത്തൊരു)

തെളുതെളെ കൊണ്ടലിൽ തെന്നിത്തെറിക്കുന്ന
തിങ്കളെ പോലെ
ഒളിഞ്ഞു നോക്കി മറഞ്ഞിരിക്കും തെന്മലപെണ്ണേ (2)
സുന്ദരീ നിന്നെ നിന്നിലെ നിന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ
നിന്നമൃതം തന്നിട്ടെന്നിലെയെന്നെയനശ്വരനാക്കാൻ
നിന്നിൽ നിറഞ്ഞോരനുരാഗ സത്ത് പകർന്നു തരാമോ
എന്നിലെക്കൊന്നായ് ലയിച്ച് ചേരാമോ നീ
കാട്ടു പെണ്ണേ
(കറുകറുത്തൊരു)

ചിത്രം
ഞാവൽപ്പഴങ്ങൾ

പാടിയത്
ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
ബേണി ഇഗ്നേഷ്യസ്

309

കറുത്ത പെണ്ണേ

കറുത്ത പെണ്ണേ നിന്നെ
കാണാഞ്ഞിട്ടൊരുനാളുണ്ടേ
വരുത്തപ്പെട്ടേൻ ഉം... ഉം.... ഉം.... ഉം....
കറുത്ത പെണ്ണേ നിന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ടൊരുനാളുണ്ടേ
വരുത്തപ്പെട്ടേൻ ഞാനൊരു വണ്ടായ് ചമഞ്ഞേനെടീ (2)
തുടിച്ചുതുള്ളും മനസ്സിന്നുള്ളിൽ
തനിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ നിനച്ചിരിപ്പുണ്ടേ (2) (കറുത്ത)
ചാന്തണിചിങ്കാരീ ചിപ്പിവളക്കിന്നാരീ
നീയെന്നെയെങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കീ
മാമലക്കോലോത്തെ തേവരെക്കണ്ടപ്പോൾ
മന്ത്രമൊന്നെൻ കാതിൽ ചൊല്ലിത്തന്നേ
കൊഞ്ചടി പെണ്ണേ മറിമാൻകണ്ണേ
കാമൻ മീട്ടും മായാവീണേ
തുള്ളിത്തുളുമ്പുമെന്നുള്ളിൽ കരംകൊണ്ട്
നുള്ളിക്കൊതിപ്പിക്കും പയ്യെ പയ്യെ
ചിക്കംചിലുമ്പുന്ന തങ്കച്ചിലമ്പിട്ട്
തെന്നിത്തുളുമ്പെടീ കള്ളിപ്പെണ്ണേ... (കറുത്ത)
താടയിൽ പൊട്ടിട്ട് തങ്കനിറക്കൊമ്പാട്ടി
പൂമണിക്കാളയായ് നീ പായുമ്പോൾ
താറണിച്ചാന്തിട്ട് കല്ലുമണിക്കാപ്പിട്ട്
പാടിപ്പറന്നു നീ പോരുന്നുണ്ടോ
കൂടെയുറങ്ങാൻ കൊതിയാകുന്നു
നെഞ്ചിൽ മഞ്ഞിൻ കുളിരൂറുന്നു
നില്ലെടി നില്ലെടി നില്ലെടി നിന്നുടെ
കുഞ്ഞിക്കുറുമ്പൊന്നു കാണട്ടെ ഞാൻ
മഞ്ഞക്കുരുക്കുത്തി കുന്നും കടന്നിട്ട്
മിന്നിപ്പൊലിഞ്ഞല്ലോ പൂനിലാവ് (കറുത്ത)

ചിത്രം
തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്

പാടിയത്
ജോത്സ്ന, പ്രദീപ് ബാബു, രാജേഷ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
മോഹൻ സിത്താര

310

കറുപ്പിനഴക്

കറുപ്പിനഴക് ഒ ഓ വെളുപ്പിനഴക് ഒ ഓ
പുലരിയിലെ പനിമഴയിൽ പതിനേഴഴകാണ് ഒ ഓ
കറുപ്പിനഴക് ഒ ഓ വെളുപ്പിനഴക്
പുലരിയിലെ പനിമഴയിൽ പതിനേഴഴകാണ്
മിഴിക്കുമഴക് ഒ ഓ മൊഴിക്കുമഴക് ഒ ഓ
ഒന്നുതൊടാൻ കൊതിയുണരും മനസ്സിനു നൂറഴക്
എനിക്കും മോഹമായ് ഉറക്കെ പാടുവാൻ
മിഴിക്കും ചിറകുമായ് പറക്കാൻ ദാഹമായ്
കൂട്ടുവരുമോ കൂട്ടുവരുമോ ചുട്ടിക്കുരുവികളേ
കൂട്ടുവരുമോ കൂട്ടുവരുമോ കുട്ടിക്കുറുമ്പുകളേ
കറുപ്പിനഴക് ഒ ഓ വെളുപ്പിനഴക് ഒ ഓ
പുലരിയിലെ പനിമഴയിൽ പതിനേഴഴകാണ്
പുലരിയിലെ പനിമഴയിൽ പതിനേഴഴകാണ്
പൂക്കൊതുമ്പുമായ് കടൽക്കാഴ്ച്ച കാണാൻ
പൊൻ കിനാവുമായ് പകൽക്കോടിയേറാൻ
കുളിർക്കാറ്റായ് കരിനിഴലായ് വെറുതെ വീണലിയാം
പീലികളായ് പുതുമലരായ് മണമായൊഴുകി വരാം
ഡാലിയാക്കൂടാരം വേണം കൂട്ടിനൊരു ഡാഫോഡിൽ വേണം
മുന്തിരിപ്പൂന്തോപ്പിൽ വാഴാൻ ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങൾ വേണം
കൂട്ടുവരുമോ കൂട്ടുവരുമോ ചിട്ടിക്കുരുവികളേ
കൂട്ടുവരുമോ കൂട്ടുവരുമോ കുട്ടിക്കുറുമ്പുകളേ
സാ സാ സാഷസ് സുന്ദരീ
യായിയായിയേ യായിയായിയെ
മനസ്സുകട്ടൊരു മോഹിനി
യായിയായിയേ യായിയായിയെ
കടൽക്കോണിലേ വിളിക്കും പൊന്മീനേ
തുടിക്കും നെഞ്ചിലെ കിളക്കും പൊന്മാനേ
കൂട്ടുവരുമോ കൂട്ടുവരുമോ ചിട്ടിക്കുരുവികളേ
കൂട്ടുവരുമോ കൂട്ടുവരുമോ കുട്ടിക്കുറുമ്പുകളേ

ചിത്രം
സ്വപ്നക്കൂട്

311

കറുപ്പിനഴക് ഒ ഓ വെളുപ്പിനഴക് ഒ ഓ
പുലരിയിലെ പനിമഴയിൽ പതിനേഴഴകാണ്
പുലരിയിലെ പനിമഴയിൽ പതിനേഴഴകാണ്
സുന്ദരീ സാ സാ സാഷസ് സുന്ദരീ
സാ   സാ സാഷസ് സുന്ദരീ
യായിയായിയേ യായിയായിയെ
യമുനേ പ്രേമയമുനേ കണ്ടോ നീയെൻ കരളിലുറങ്ങും കാമിനിയേ
സാ സാ സാഷസ് സുന്ദരീ യായിയായിയേ യായിയായിയെ
മനസ്സുകട്ടൊരു മോഹിനി യായിയായിയേ യായിയായിയെ
കുറുക്കനെ കറക്കണകിളിയല്ലേ കിളികളെ പോറ്റണകൂടല്ലേ
കൂട്ടിലെ കുരുക്കുത്തി മലരല്ലേ മലരിലെ മധുരത്തേനല്ലേ
കൂട്ടുവരുമോ കൂട്ടുവരുമോ ചിട്ടിക്കുരുവികളേ
കൂട്ടുവരുമോ കൂട്ടുവരുമോ കുട്ടിക്കുറുമ്പുകളേ
കറുപ്പിനഴക് ഒ ഓ വെളുപ്പിനഴക് ഒ ഓ
പുലരിയിലെ പനിമഴയിൽ പതിനേഴഴകാണ്
മിഴിക്കുമഴക് ഒ ഓ മൊഴിക്കുമഴക് ഒ ഓ
ഒന്നുതൊടാൻ കൊതിയുണരും മനസ്സിനു നൂറഴക്
എനിക്കും മോഹമായ് ഉറക്കെ പാടുവാൻ
മിഴിക്കും ചിറകുമായ് പറക്കാൻ ദാഹമായ്
കൂട്ടുവരുമോ കൂട്ടുവരുമോ ചുട്ടിക്കുരുവികളേ
കൂട്ടുവരുമോ കൂട്ടുവരുമോ കുട്ടിക്കുറുമ്പുകളേ
കറുപ്പിനഴക് ഒ ഓ വെളുപ്പിനഴക് ഒ ഓ
പുലരിയിലെ പനിമഴയിൽ പതിനേഴഴകാണ്
പുലരിയിലെ പനിമഴയിൽ പതിനേഴഴകാണ്
സാ സാ സാഷസ് സുന്ദരീ യായിയായിയേ യായിയായിയെ
മനസ്സുകട്ടൊരു മോഹിനി യായിയായിയേ യായിയായിയെ
സാ സാ സാഷസ് സുന്ദരീ യായിയായിയേ യായിയായിയെ
മനസ്സുകട്ടൊരു മോഹിനി
യായിയായിയേ യായിയായിയെ
യായിയെ

BabuEdakochi

കലയുടെ

കലയുടെ സർഗ്ഗമുഖങ്ങളൊരായിരം
അഴകിൽ വിടർത്തും മലനാടേ
നിനക്കു ദൈവം നൽകി ചിലങ്കകൾ
നിത്യമോഹന നിധിയായി
(കലയുടെ...)

ദേവാലയമുഖ വാതിലിലാദ്യം
നീ കലയുടെ കൈത്തിരി വെച്ചു
ദേവദാസികൾ എണ്ണയൊഴിച്ചു
ദീപാവലികൾ വിരാജിച്ചു
(കലയുടെ...)

രാമനാട്ടത്തിന്റെ ചിലമ്പൊലി
രാജസഭയിലുയർന്ന ചിലമ്പൊലി
കഥകളിമേളം ഉയർത്തീ കേരളം
ഒരു നവസ്വർഗ്ഗ പ്രഭ ളുകി
(കലയുടെ..)

കൂത്തിൻ നിഴലിൽ കുഞ്ചൻ ളുകി
കാർത്തിക ദീപോജ്ജ്വലമാം തുള്ളൽ
കന്യകമാരുടെ കൈ കൊട്ടലിലീ
കലയുടെ നാടിൻ കരളുമലിഞ്ഞു
(കലയുടെ..)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ഭവതാരിണി	കൈതപ്രം	ഇളയരാജ

313

കല്യാണപ്പല്ലക്കിൽ

കല്യാണപ്പല്ലക്കിൽ വേളിപ്പയ്യൻ
എന്നെ കാണാനെത്തിയ മണവാളനായ്
എതിരേൽക്കാൻ കച്ചേരി നാദസ്വരം
പറയാൻ വയ്യ കനവിൽ കൊടിയേറ്റമായ്
എവിടെ പനിനീർ പന്തൽ എവിടെ പുതുമോടികൾ ഓ..
എവിടെ കനക ചാന്ത് എവിടെ എൻ തോഴിമാർ ഓ...
(കല്യാണ)
കട്ടിപ്പവൻ ഇഷ്ടത്തിനു കെട്ടും കൊടി മേളം
പൂക്കിലയൊത്തിരി കെട്ടീടണം
കട്ടിൽ കുളിർ മെത്തയ്ക്കിനി മട്ടിപ്പുക വേണം
പുത്തനുടുപ്പുകൾ തുന്നിടേണം
വീട്ടിൽ കളിവെട്ടം ചുറ്റും തിരിവെട്ടം
അരികത്താടാൻ പൊന്നൂഞ്ഞാൽ
പാല കൊമ്പത്തെ കന്നിക്കയിലേ
വരവായീ മാരൻ വരനായ്
അകവും പുറവും അറിയാ മധുരം
നിനവും ചഷകം നിറയെ മധുലഹരി
(കല്യാണ)
ഞങ്ങൾക്കിനി പാർക്കാനൊരു പുത്തൻ മണിമേട
കൂട്ടിനു തത്തകൾ ചിത്തിരകൾ
ചിങ്ങത്തിരുവോണത്തിനു വട്ടക്കളമണിയാൽ
കുട്ടികളൊത്തിരി പിറന്നീടും
നാട്ടിൽ തിറയാട്ടം പാട്ടിൻ കുടമാറ്റം
ഞങ്ങൾക്കെന്നും വിളയാട്ടം
ഓടക്കുഴലൂതാൻ ഓലഞ്ഞാലീ
നീരാടാൻ ആമ്പൽക്കടവ്
ചിരിച്ചും കളിച്ചും നടന്നും രസിച്ചും
ഹൃദയം നിറയെ സ്വർഗ്ഗം കതിരണിയും
(കല്യാണ)

ചിത്രം
കളിയൂഞ്ഞാല്

കല്ല്യാണപ്രായത്തിൽ

ഓ...ഹോയ്
കാട്ട കുളിര്ണ് കൂട്ട കുളിര്ണ്
മാറിലൊരുപിടി ചൂടുണ്ടോ
ഹോ......
കല്യാണപ്രായത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ചൂടുന്ന
കന്മദപ്പൂ കണ്ണമ്പൂവുണ്ടോ
കൂടെ വന്നേ പോ
ആൺകിളീ ചൂട്ട തന്നേ പോ (കല്യാണ)

കന്നിമണ്ണിന്റെ പൂമെയ്
മാനം മാറോട്ട ചേർത്തു
പുഞ്ചനെല്ലിന്റെ നാണം
മഞ്ഞുമൂടിപ്പൊതിഞ്ഞൂ (2)
ഇന്നു രാവിൽ
നിന്റെ വെള്ളിച്ചിറകുകൾ പൊള്ളുന്ന തിരുനെല്ലിക്കാട്ടിൽ
ചുണ്ടിൽ നീകൊത്തി നൽകുന്ന ഞാവൽപഴത്തിനു വന്നൂ...
വന്നു ഞാൻ... ഹോയ് (കാട്ട)

കയ്യിൽ തേങ്കുഴലുണ്ടോ കാട്ടുതേക്കിൻ ചാറുണ്ടോ
ആറ്റുതീരത്തിലാണോ കാവൽമാടത്തിലാണോ (2)
നിൻ മയക്കം
തിങ്കൾ പൊന്നിൻ കലപ്പ കൊണ്ടുഴുതിട്ട വയനാടൻ മണ്ണിൽ
ആരുമാരും വിതയ്ക്കാത്ത
മുത്തു വിതയ്ക്കുവാൻ പോരു
പോരു നീ (കല്യാണ)

ചിത്രം
നെല്ല്

Baby Edakochi

കല്യാണസൗഗന്ധികം

കല്യാണസൗഗന്ധികം
മുടിയിലണിയുന്ന തിരുവാതിരേ
സഖിമാർ കളി പറഞ്ഞോ
മിഴികളിൽ നാണമെന്തേ...
പുലരിയുടെ
(കല്യാണസൗഗന്ധികം)

ഏതിന്ദ്രജാലങ്ങളാൽ
നീയാം വസന്തം തലോടീ ശിലകളലിയും
ഏതിന്ദ്രജാലങ്ങളാൽ
നീയെന്റെ അതിലോല തന്ത്രി മീട്ടി
സ്വരമായ് ... ലയമായ് ...
വനമുരളി പാടുന്ന മൺവീണയുണരുന്ന
അനുപമകലയുണരുമിവിടമിനി രാജാങ്കണം
(കല്യാണ)

അനുരാഗഹരിചന്ദനം
ഇന്നെന്റെ പൂമേനി തഴുകീ മദനനണിയും
അനുരാഗഹരിചന്ദനം
ഇന്നെന്റെ കനവിൽ സുഗന്ധമേകി
ഉണരൂ ... തോഴീ ...
സമയമിനി വൈകാതെ മൃദുലഹരി മായാതെ
അണിയുക പദതളിരിലിളകുമൊരു
മണിനൂപുരം
(കല്യാണ)

ചിത്രം
കല്യാണസൗഗന്ധികം

316

കല്യാണീ കളവാണീ

കല്യാണീ കളവാണീ ചൊല്ലമ്മിണി ചൊല്ല്
വെള്ളിത്താഴ്വര പൂത്തിറങ്ങിയതാൺപൂവോ പെൺപൂവോ
ആൺപൂവാണേലമ്പലപ്പുഴ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ പൂജക്ക്
പെൺപൂവാണേലാഹാ മറ്റൊരു കാർവർണ്ണന്റെ മാലക്ക്

(കല്യാണി..)

നിന്റെയിടത്തേ കൺപുരികം തുടിക്കണൊണ്ടോ
നിന്റെ നെഞ്ചിനകത്തൊരു മോഹം മൊളക്കണൊണ്ടോ
തത്തമ്മേ...
കുട്ടിനകത്തു കമഴ്ന്നു കിടന്നു മയങ്ങുമ്പോളാരൊ
കുളിർന്ന കുന്നും ചെരുവിലിരുന്നു വിളിക്കണൊണ്ടോ (2)

[കല്യാണീ)

നിന്റെ മനസിൻ പൊന്നറകൾ തുറക്കണൊണ്ടോ
നിന്റെ മുത്തു വിളക്കുകളൂതി കെടുത്തണൊണ്ടോ തത്തമ്മേ...
പൂത്ത കിനാക്കൾ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചു മയങ്ങുമ്പോളാരോ
പുറത്തുപച്ചില മെതിയടിയിട്ട് നടക്കണൊണ്ടോ

(കല്യാണി..)

ചിത്രം
അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജയചന്ദ്രൻ, സുജാത	കൈതപ്രം	എം.ജയചന്ദ്രൻ

317

കല്ലായി കടവത്തെ

കല്ലായി കടവത്തെ കാറ്റൊന്നും മിണ്ടീല്ലേ
മണിമാരൻ വരുമെന്ന ചൊല്ലിയില്ലേ
വരുമെന്ന പറഞ്ഞിട്ടും വരവൊന്നും കണ്ടില്ല
ഖൽബിലെ മൈന ഇന്നും ഉറങ്ങീല്ല
മധു മാസ രാവിൽ വെൺചന്ദ്രനായ് ഞാൻ
അരികത്ത് നിന്നിട്ടും കണ്ടില്ലേ നീ കണ്ടില്ലേ

(കല്ലായി)

പട്ടു ഉറുമാലയും വാസന തൈലവും
അവൾക്കു നൽകാനായ് കരുതി ഞാൻ
പട്ടുറുമാല് വേണ്ട അത്തറിൻ മണം വേണ്ട
നെഞ്ചിലെ ചൂട് മാത്രം മതി ഇവൾക്ക്
കടവത്തു തോണി ഇറങ്ങാം കരിവള കൈ പിടിയ്ക്കാം
അതുകണ്ടു ഢാവുപോലും കൊതിച്ചോട്ടെ

(കല്ലായി)

സങ്കൽപ ജാലകം പാതി തുറന്നിനീ
പാതിരാ മയക്കം മറന്നിരിയ്ക്കാം
തല ചായ്ക്കുവാനായ് നിനക്കെന്നും എന്റെ
കരളിന്റെ മണിയറ തുറന്നു തരാം
ഇനി എന്തു വേണം എനിയ്ക്കെന്തു വേണമെൻ
ജീവന്റെ ജീവൻ കൂടെയില്ലേ

(കല്ലായി)

ചിത്രം
പെരുമഴക്കാലം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഒ.എൻ.വി	സലിൽ ചൗധരി

318

കളകളം കായലോളങ്ങൾ

കളകളം കായലോളങ്ങൾ പാടും കഥകൾ
ഒരു മുത്തുപോലാം പെൺകിടാവിൻ
കുട്ടനാടൻ പെൺകിടാവിൻ
കത്തും നോവുകൾ പൂക്കളായ്
നറും തെച്ചിപ്പൂക്കളായ്
കണ്ണനീർ വാർക്കും കഥകൾ
വിരഹിണീ നീ വാർക്കും കണ്ണനീർ
കതിർമണിയായ് മണ്ണിൽ നീളവേ (2)
അത് വയൽക്കിളികൾ കൊയ്തുപോയി
വളകിലുക്കി കൊയ്തുപോയി
ആനേംകേറാ കാട്ടിലും പിന്നെ ആടുംകേറാ മേട്ടിലും
ചെന്നു വിതച്ചു

കറുത്തപെണ്ണേ നിന്നെ കാണുവാൻ
കടൽത്തിരപോൽ കേഴും കാമുകൻ
ആ പവിഴമല്ലി പൂത്ത ദിക്കിൽ
അവനെയിന്നും കണ്ടുവോ നീ
ഏതോ സ്വപ്നം കണ്ണിലും
പിന്നെ ഏതോ ഗാനം ചുണ്ടിലും
എന്നേ പൊലിഞ്ഞു

കളകളം കായലോളങ്ങൾ പാടും കഥകൾ
ഒരു മുത്തുപോലാം പെൺകിടാവിൻ
കുട്ടനാടൻ പെൺകിടാവിൻ
കത്തും നോവുകൾ പൂക്കളായ്
നറും തെച്ചിപ്പൂക്കളായ്
കണ്ണനീർ വാർക്കും കഥകൾ

ചിത്രം
ഈ ഗാനം മറക്കുമോ

പാടിയത്
എം.ജി.ശ്രീകുമാർ

രചന
പൂവച്ചൽ ഖാദർ

സംഗീതം
രഘുകുമാർ

319

കളഭം ചാർത്തും

കളഭം ചാർത്തും കനകക്കുന്നിൽ
മരുവും താലോലം കിളികൾ
പതിവായേവം ഒന്നായി പാടും
കനിയൂ ഉടയോരെ.. കനിയൂ ഉടയോരെ
അകലെ ചേലോലും നിറപറകൾ
ഉയരും മാംഗല്യ മധുമൊഴികൾ (2)
അഴകിൻ താലത്തിൽ നെയ്ത്തിരികൾ
മധുരം ചാലിക്കും മംഗളങ്ങൾ
തുടരും തകിൽമേളം.. തുടരും തകിൽമേളം
കളഭം ചാർത്തും കനകക്കുന്നിൽ
മരുവും താലോലം കിളികൾ
പതിവായേവം ഒന്നായ് പാടും
കനിയൂ ഉടയോരെ.. കനിയൂ ഉടയോരെ
ഇവിടെ സംഗീതം അനുവദിക്കൂ
മനസ്സിൻ മന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂ
ഗമപ ഗമപ ഗമപധനിധപ
ഗമപ ധനിസ നിധപധപമപ
ഇവിടെ സംഗീതം അനുവദിക്കൂ
മനസ്സിൻ മന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂ
സദയം സസ്നേഹം പരിഗണിക്കൂ
വ്യഥകൾ വൈകാതെ പരിഹരിക്കൂ
കിളി തന്നവകാശം.. കിളി തന്നവകാശം
കളഭം ചാർത്തും കനകക്കുന്നിൽ
മരുവും താലോലം കിളികൾ
പതിവായേവം ഒന്നായി പാടും
കനിയൂ ഉടയോരെ.. കനിയൂ ഉടയോരെ

ചിത്രം
താളവട്ടം

320

കളഭം തരാം

കളഭം തരാം ഭഗവാനെൻ മനസ്സും തരാം (2)
മഴപ്പക്ഷി പാടും പാട്ടിൽ
മയിൽപ്പീലി നിന്നെ ചാർത്താം
ഉറങ്ങാതെ നിന്നൊടെന്നും ചേർന്നിരിയ്ക്കാം

(കളഭം തരാം)

പകൽവെയിൽ ചായും നേരം
പരൽക്കണ്ണു നട്ടെൻ മുന്നിൽ
പടിപ്പുരക്കോണിൽ കാത്തിരിയ്ക്കും (പകൽ)
മണിച്ചുണ്ടിൽ ഉണ്ണീ നീ നിൻ
മുളം തണ്ടു ചേർക്കും പോലെ (2)
പിണങ്ങാതെ നിന്നോടെന്നും ചേർന്നിരിയ്ക്കാം

(കളഭം തരാം)

നിലാ കുളിർ വീഴും രാവിൽ
കടഞ്ഞൊരീ പൈമ്പാലിനായ്
കുറുമ്പുമായ് എന്നും വന്നു നിൽക്കേ (നിലാ)
ചുരത്താവു ഞാനെൻ മൗനം
തുളുമ്പുന്ന പൂന്തേൻകിണ്ണം (2)
നിഴൽ പോലെ നിന്നോടെന്നും ചേർന്നിരിയ്ക്കാം

(കളഭം തരാം)

ചിത്രം
വടക്കുംനാഥൻ

Babu Edakochi

കളരിവിളക്ക്

കളരിവിളക്ക് തെളിഞ്ഞതാണോ
കൊന്നമരം പൂത്തുലഞ്ഞതാണോ
മാനത്തുന്നെങ്ങാനും വന്നതാണോ
കുന്നത്തു സൂര്യൻ ഉദിച്ചതാണോ
കാരിരുളൊത്ത മുടിയഴകും
കാരിരുമ്പോടൊത്ത കൈക്കരുത്തും
ശംഖു കടഞ്ഞ കഴുത്തഴകും
മാറത്തു മാമ്പുള്ളിപ്പോർച്ചുണങ്ങും

(മാനത്തുന്ന്..)

നാഗത്തളയിട്ട കാൽവടിവും
ചൊവ്വൊത്ത ചേകോന്റെ മെയ്യഴകും
പടകാളിമുറ്റം നിറഞ്ഞുനിൽക്കും
അങ്കക്കലയുള്ള വീരനാരോ

(മാനത്തുന്ന്...)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കോന്നിയൂർ ഭാസ്	രവീന്ദ്രൻ

322

കളിപ്പാട്ടമായ്

കളിപ്പാട്ടമായ് കൺമണി നിന്റെ മുന്നിൽ
മനോവീണ മീട്ടുന്ന ഞാൻ
നെഞ്ചിലെ മോഹമാം ജലശയ്യയിൽ
നിൻ സ്വരക്കൂട് കൂട്ടുന്ന ഞാൻ ദേവീ
മലർനിലാവിൻ പൈതലേ മൊഴിയിലൂതിരും
മണിച്ചിലമ്പിൻ കൊഞ്ചലേ --(2)
മനപ്പന്തലിൽ മഞ്ചലിൽ മൌനമായ് നീ
മയങ്ങുന്നതും കാത്തു ഞാൻ കൂട്ടിരുന്നു
അറിയാതെ നിന്നിൽ ഞാൻ വീണലിഞ്ഞു
ഉയിർപൈങ്കിളി എന്നുമീ യാത്രയിൽ നിൻ
നിഴൽപ്പാട് ഞാനല്ലയോ
കളിപ്പാട്ടമായ് കൺമണി നിന്റെ മുന്നിൽ
മനോവീണ മീട്ടുന്ന ഞാൻ
മിഴിച്ചിരാതിൻ കുമ്പിളിൽ പറന്നു വീഴുമെൻ
നനുത്ത സ്നേഹത്തിൻ തുമ്പികൾ --(2)
തുടിക്കുന്ന നിൻ ജന്മമാം ചില്ലുപാത്രം
തുളുമ്പുന്നതെൻ പ്രാണനാം തൂമരന്ദം
ചിരിച്ചിപ്പി നിന്നിൽ കണ്ണീർക്കണം ഞാൻ
ഉഷസന്ധ്യ തൻ നാളമേ നിന്റെ മുന്നിൽ
വഴിപ്പൂവു ഞാനോമനേ
കളിപ്പാട്ടമായ് കൺമണി നിന്റെ മുന്നിൽ
മനോവീണ മീട്ടുന്ന ഞാൻ
നെഞ്ചിലെ മോഹമാം ജലശയ്യയിൽ നിൻ
സ്വരക്കൂട് കൂട്ടുന്ന ഞാൻ ദേവീ
കളിപ്പാട്ടമായ് കൺമണി നിന്റെ മുന്നിൽ
ഈ ജൻമമേകുന്ന ഞാൻ

ചിത്രം
കളിപ്പാട്ടം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, മഞ്ജു തോമസ്	കൈതപ്രം	കൈതപ്രം

323

കളിവീടുറങ്ങിയല്ലോ

കളിവീടുറങ്ങിയല്ലോ
കളിവാക്കുറങ്ങിയല്ലോ
ഒരു നോക്കു കാണുവാനെൻ
ആത്മാവു തേങ്ങുന്നല്ലോ
തഴുകുന്ന തിരമാലകളേ
ചിരിക്കുന്ന പൂക്കളേ (2)
അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കെന്റെ
അടങ്ങാത്ത ജന്മ ദു:ഖം
(കളിവീട്..)
ആ..ആ...ആ..

താരാട്ടു പാടിയാലെ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ
ഞാൻ പൊന്നുമ്മ നൽകിയാലേ ഉണരാറുള്ളൂ (2)
കഥയൊന്നു കേട്ടാലേ ഉണ്ണാറുള്ളൂ എന്റെ
കൈവിരൽ തുമ്പു പിടിച്ചേ നടക്കാറുള്ളൂ
അവൻ നടക്കാറുള്ളൂ
(കളിവീട്)

ഇനിയെന്നു കാണുമെന്നായ് പിടഞ്ഞു പോയി
എന്റെ ഇടനെഞ്ചിൽ ഓർമ്മകൾ തുളുമ്പി പോയി (2)
എത്രയായാലുമെൻ എൻ ഉണ്ണിയല്ലേ അവൻ
വില പിടിയാത്തൊരെൻ നിധിയല്ലേ
എന്റെ പുണ്യമല്ലേ
(കളിവീട്)

ചിത്രം
ദേശാടനം

പാടിയത്
എം.ജി. ശ്രീകുമാർ

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ്

324

കള്ളിപ്പൂങ്കുയിലേ

BachiKochi

കള്ളിപ്പൂങ്കുയിലേ കന്നിതേന്മൊഴിയേ
കാതിൽ മെല്ലെ ചൊല്ലുമോ (2)
കാവതിക്കാക്ക തൻ കൂട്ടിൽ
മുട്ടയിട്ടന്നൊരുനാൾ
കാനനം നീളെ നീ പാറിപ്പറന്നോരു
കള്ളം പറഞ്ഞതെന്തേ (കള്ളി..)

മിന്നാരപൊൻകൂട്ടിൽ മിന്നുമാ പൊന്മുട്ട
കാകന്റെയെന്നു ചൊല്ലി
നിന്നെപ്പോലെ കാറ്റുമതേറ്റുചൊല്ലീ
നേരു പറഞ്ഞിട്ടും നെഞ്ചു തുറന്നിട്ടും
കൂട്ടരും കൈവെടിഞ്ഞു
പിന്നെ പാവം കൂട്ടിൽ തളർന്നിരുന്നു.
ആരാരോ ദൂരത്താരാരോ
ആലിൻ കൊമ്പത്തോരോല കൂട്ടിൽ-
നിന്നാലോലം പുഞ്ചിരിച്ചു (കള്ളി..)

ഊരാകെ തെണ്ടുന്നോരമ്പലപ്രാവുകൾ
നാടാകെപാടിയപ്പോൾ
കള്ളക്കഥ കാട്ടുതീയായ് പടർന്നു
കാകനെ സ്നേഹിച്ച കാവളം പെൺകിളി
കഥയറിയാതിരുന്നു
പിന്നെ പിന്നെ കാതരയായ് കരഞ്ഞു
ആലോലം നീല പൂങ്കാവിൽ
നീ നിൻ പുള്ളി ഉുവൽ ചിക്കി
ചിഞ്ചില്ലം പുഞ്ചിരിച്ചു. (കള്ളി...)

ചിത്രം
തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജാനകി	ഭാസ്കരൻ	ബാബുരാജ്

Baby Edakochi

കവിളത്തെ കണ്ണീർ

കവിളത്തെ കണ്ണീർ കണ്ടു
മണിമുത്താണെന്നു കരുതി
വില പേശാനോടിയെത്തിയ
വഴിയാത്രക്കാരാ...
വഴിയാത്രക്കാരാ...

(കവിളത്തെ)

എന്നുടെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിൻ
കണ്ണുകൾ നനയുകയാണോ
നിന്നുടെ സുന്ദര രാജധാനിയിൽ
എന്നെ വിളിക്കുകയാണോ...നീ
എന്നെ വിളിക്കുകയാണോ

(കവിളത്തെ)

ഇനിയൊരു മധുരസ്വപ്നം തന്നുടെ
പനിനീർക്കടലിൽ മുങ്ങാം
കൽപന തന്നുടെ ചിപ്പിയിൽ നിന്നൊരു
രത്നവുമായിപ്പൊങ്ങാം...ഞാൻ
രത്നവുമായിപ്പൊങ്ങാം

(കവിളത്തെ)

ചിത്രം
അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല

പാടിയത്
ശ്രീകുമാർ, സുജാത

രചന
ഷിബു ചക്രവർത്തി

സംഗീതം
ഔസേപ്പച്ചൻ

BabuEdakochi

കവിളിണയിൽ

കവിളിണയിൽ കുങ്കുമമോ
പരിഭവവർണ്ണ പരാഗങ്ങളോ
കരിമിഴിയിൽ കവിതയുമായ്
വാ വാ എന്റെ ഗാഥേ...
നിന്റെ ചൊടിയിൽ വിരിയും
മലരിന്നളികൾ മധു നുകരും
(കവിളിണയിൽ)

മനസ്സിന്റെ മാലിനീതീരഭൂവിൽ
മലരിട്ട മാകന്ദശാഖികളിൽ
തളിരില നുള്ളും കുയിലുകൾ പാടി
തരിവള കൊട്ടി പുഴയതു പാടി
വനജ്യോത്സ്ന പൂവിടുന്ന
വനികയിൽ പാടുവാനായ്
അഴകിന്നഴകേ നീ വരുമോ
(കവിളിണയിൽ)

മധുമാസ രാവിന്റെ പൂമഞ്ചലിൽ
പനിമതീതീരത്തു വന്നിറങ്ങി
കസവുള്ള പട്ടിൻ മുലക്കച്ച കെട്ടി
നറുനിലാച്ചേല ഞൊറിയിട്ടുടുത്തു
മധുരമാം ഗാനത്തിൻ മുരളിയുമായെന്റെ
അരികിൽ വരാമോ പെൺകൊടി നീ
(കവിളിണയിൽ)

ചിത്രം
വന്ദനം

പാടിയത്
വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, സുജാത

രചന
ബി.ആർ. പ്രസാദ്

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

327

കസവിന്റെ തട്ടമിട്ട്

കസവിന്റെ തട്ടമിട്ട് വെള്ളിയരഞ്ഞാണമിട്ട്
പൊന്നിന്റെ കൊലുസ്സുമിട്ടൊരു മൊഞ്ചത്തി
കുന്താലി പുഴയൊരു വമ്പത്തി കുന്താലി പുഴയൊരു വമ്പത്തി
ഇവളുടെ മുന്നംപിന്നം കണ്ടു കൊതിച്ചവർ
മിന്നം മെഹറും കൊണ്ടു നടന്നവർ
കുനി കുടി താടി വളർത്തി കയറൂരി പാഞ്ഞു പണ്ടീ പഹയത്തി
കുന്താലി പുഴയൊരു വമ്പത്തി (2)
കുളിരിന്റെ തട്ടുടുത്ത് തുള്ളിവരും നാണമൊത്ത്
പെണ്ണിന്റെ പുതുക്ക നെഞ്ചൊരു ചെണ്ടല്ലേ നീ
കുന്താലി പുഴയിതു കണ്ടില്ലേ നീ
കുന്താലി പുഴയിതു കണ്ടില്ലേ
അവളുടെ അക്കം പക്കം നിന്നവരൊപ്പന
ഒപ്പം പലതും കെട്ടി മെനഞ്ഞതും
കൂടെ കൂടെ പാടി ഒരുക്കി തലയൂരി പോന്ന കള്ളി പഹയത്തി
കുന്താലി പുഴയൊരു വമ്പത്തി (2)
തകതിന്ത തകതിന്ത തിന്താനോ (2)
കനവിന്റെ മുത്തടുക്കി ഉള്ളിലിരുന്ന ആണൊരുത്തൻ
പെണ്ണെത്തു വരുന്നീലൊപ്പന തീർന്നല്ലോ
ആ കുന്താലി പുഴയവൾ പോയല്ലോ
ആ കുന്താലി പുഴയവൾ പോയല്ലോ
അവളൊരു കണ്ണും കൈയ്യും കൊണ്ടു തരാഞ്ഞതു
പെണ്ണിനു കരളും ചെണ്ടു തളച്ചത്
മാരൻ കാണാ താമര നീട്ടി
ചിരിതൂകി പോന്ന തുള്ളി പഹയത്തി
കുന്താലി പുഴയൊരു വമ്പത്തി
കുന്താലി പുഴയൊരു വമ്പത്തി

ചിത്രം
കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ, സുജാത	കൈതപ്രം	രവീന്ദ്രൻ

328

കസ്തൂരി എന്റെ

BabuOkkochi

കസ്തൂരി എന്റെ കസ്തൂരി
അഴകിൻ ശിങ്കാരി കളിയാടാൻ വാ
മച്ചാനേ പൊന്നു മച്ചാനേ നിൻ വിരിമാറത്ത്
പടാരാൻ മോഹം
നീ പട്ടുടുത്ത് പൊട്ടു തൊട്ട് മുത്തുമാലയിട്ടൊരുങ്ങി
(കസ്തൂരി...)
ഓമനച്ചുണ്ടിലെ ചേലിൽ ഗോമാമ്പഴത്തുണ്ടു ഞാൻ കണ്ടു
കോമളകവിളിലെ ചോപ്പിൽ കാട്ടു തക്കാളി ചന്തവും കണ്ടു
നിന്റെയീ പുന്നാര വാക്കിൽ മയങ്ങി നൂറു
മുത്തമിട്ടണക്കുവാൻ ദാഹം
മാരനായ് നീ വരും നേരമാ കൈകളിൽ
പച്ചകുത്തുപോലെ ചേർന്നുറങ്ങണം
നീ കുളിരു കോരിയെന്നെയിന്നുണർത്തിവെച്ചതെന്തിനെന്റെ
മച്ചാനേ പൊന്നു മച്ചാനേ നിൻ വിരിമാറത്ത് പടാരാൻ മോഹം
നീ പട്ടുടുത്ത് പൊട്ടു തൊട്ട് മുത്തുമാലയിട്ടണിഞ്ഞ് (കസ്തൂരി...)
ചെമ്പനീർപ്പൂവായ് വിരിഞ്ഞാൽ
മഞ്ഞു തുള്ളിയായ് നിന്നിൽ ഞാൻ വീഴും
കുഴലുമായ് പന്തലിൽ വന്നാൽ
തകിട തകിലടി താളമായ് മാറും
പൂമരം ചുറ്റി നീ കൊഞ്ചുവാൻ വന്നെങ്കിൽ
പൂമാല പോലെ ഞാൻ പുണരും
മുല്ലയും പിച്ചിയും ചൂടി നീ നിന്നെങ്കിൽ
പൂമണം പോലെ നിന്നെ മൂടും
നീ പട്ടുടുത്ത് പൊട്ടു തൊട്ട്
മുത്തുമാലയിട്ടൊരുങ്ങി (കസ്തൂരി...)

ചിത്രം
വിഷ്ണുലോകം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
മാധുരി	വയലാർ	ദേവരാജൻ

329

കസ്തൂരി തൈലമിട്ടു

കസ്തൂരി തൈലമിട്ടു മുടി മിനുക്കീ
മുത്തോടു മുത്തു വെച്ച വള കിലുക്കീ കൈയ്യിൽ
മുത്തോടു മുത്തു വെച്ച വള കിലുക്കീ
മന്ദാര കുളങ്ങരെ കുളിച്ചൊരുങ്ങീ
മംഗല്യതട്ടമിട്ട പുതുക്കപ്പെണ്ണ്
മാറിൽ മഞ്ചാടിമറുകുള്ള മിടുക്കിപ്പെണ്ണ്
(കസ്തൂരി...)

എന്നും പതിനാറ് വയസ്സാണ് ഖൽബിൽ
ഏതു നേരവും കനവാണ് ഉള്ളിൽ
ഏതു നേരവും കനവാണ് (2)
പടിഞ്ഞാറൻ കടൽക്കരെ പകലന്തി മയങ്ങുമ്പോൾ
ഉറുമാലും തുന്നിക്കൊണ്ടിരിപ്പാണ് (2)
പുതുമുത്തമണിയിച്ചും പുളകങ്ങൾ പുതപ്പിച്ചും
പുന്നാരം തരുമൊരു പുതുമാരൻ (2)
[കസ്തൂരി..]

എന്നും കിളിവാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ അവൻ
നിന്നെ മുട്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ
നെഞ്ചൊരുമ്മിയുറങ്ങുമ്പോൾ
പതിനാലാം ബഹറിലെ പവിഴക്കൽപടവിലെ
പനിനീർ പൂവിറുത്തു നീ നൽകേണം (2)
തളിർ വെറ്റ തെറുക്കണം തളികയിൽ കൊടുക്കണം
താമര വിശറികൾ വീശേണം (2)
[കസ്തൂരി..]

ചിത്രം
കടൽപ്പാലം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ശ്രീകുമാരൻതമ്പി	അർജ്ജുനൻ

Baby Edakochi

കസ്തൂരി മണക്കുന്നല്ലോ

കസ്തൂരി മണക്കുന്നല്ലോ കാറ്റേ
നീ വരുമ്പോൾ
കണ്മണിയേ കണ്ടുവോ നീ
കവിളിണ തഴുകിയോ നീ

വെള്ളിമണി കിലുങ്ങുന്നല്ലോ തുള്ളി തുള്ളി
നീ വരുമ്പോൾ
കള്ളിയവൾ കഥ പറഞ്ഞോ
കാമുകന്റെ കഥ പറഞ്ഞോ

നീലാഞ്ജനപ്പുഴയിൽ നീരാടി നിന്ന നേരം
നീ നൽകും കുളിരലയിൽ പൂമേനി പൂത്ത നേരം
എൻ നെഞ്ചിൽ ചാഞ്ഞിടുമാ തളിർമരമിന്നലഞ്ഞോ
എൻ രാഗമുദ്ര ചൂടും ചെഞ്ചുണ്ട് വിതുമ്പി നിന്നോ

(കസ്തൂരി.)

നല്ലോമൽ കണ്ണുകളിൽ നക്ഷത്ര പൂവിരിയും
നാണത്താൽ നനഞ്ഞ കവിൾത്താരുകളിൽ സന്ധ്യ പൂക്കും
ചെന്തളിർ ചുണ്ടിണയിൽ മുന്തിരിതേൻ കിനിയും
തേൻ ചോരും വാക്കിലെന്റെ പേരു തുളുമ്പി നിൽക്കും

(കസ്തൂരി)

ചിത്രം
പിക്നിക്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജാനകി	ബിച്ചുതിരുമല	ശ്യാം

331

കസ്തൂരിമാൻകുരുന്നേ

കസ്തൂരിമാൻകുരുന്നേ തിങ്കൾ തോളിൽ
ആലോലമാടാൻ ഈ രാവിൽ നീ കൂടെവാ
(കസ്തൂരിമാൻ)

മിഴിയേറ്റുനോവും മാനസം
മൊഴിയേറ്റു പാടും വേളകൾ
മധുരമായ മൌനം അലസമായ നാണം
എങ്ങോ നിന്നൂറും മഞ്ഞിൻ കണം
ആ മഞ്ഞുനീരിൽ നിന്നീ സംഗമം
കണ്ണാടി ബിംബങ്ങളുള്ളിൽ (2)
കുമിൾമുള വിതറുമ്പോൾ
ഈ രാവിൽ നീ കൂടെവാ
(കസ്തൂരിമാൻ)

മൃദുവായ ഇളവൽപൂവുകൾ
നിമിഷങ്ങളിൽ നിന്നൂർന്നുപോയ്
ചിറകുതേടിയെല്ലാം ചിരികളായി നീന്തി
ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നോരായിരം
മിന്നാമിനുങ്ങിൻ ചില്ലോളങ്ങളിൽ
ഓരോന്നിലും നിന്റെ രൂപം (2)
പ്രതിഫലനമിടുമ്പോൾ
ഈ രാവിൽ നീ കൂടെവാ
(കസ്തൂരിമാൻ)

ചിത്രം
കാണാമറയത്ത്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ	കെ.ജെ.ജോയ്

BabuEdakochi

കസ്തൂരിമാൻ മിഴി

കസ്തൂരിമാൻ മിഴി മലർശരമെയ്തു
കൽഹാരപുഷ്പങ്ങൾ പൂമഴപെയ്തു
സ്വപ്നങ്ങളുണരും ഉന്മാദലഹരിയിൽ
സ്വർഗ്ഗീയ സ്വരമാധുരി ആ ഗന്ധർവസ്വരമാധുരി

(കസ്തൂരി)

പൂമേനിയാകെ പൊൻകിരണം
പൂവായ് വിരിയുമെന്നാത്മഹർഷം (2)
നീയെന്നിലോ .... ഞാൻ നിന്നിലൊ
നീയെന്നിലോ ഞാൻ നിന്നിലൊ
ഒന്നായ് ചേരുന്നതീ നിമിഷം

(കസ്തൂരി...)

സായാഹ്നമേഘം നിൻ കവിളിൽ
താരാഗണങ്ങൾ നിൻ പൂമിഴിയിൽ (2)
പൂന്തിങ്കളോ..... തേൻകുമ്പിളോ
പൂന്തിങ്കളോ..... തേൻകുമ്പിളോ
പൊന്നോമൽ ചുണ്ടിലെ മന്ദസ്മിതം

(കസ്തൂരി)

ചിത്രം
മനുഷ്യമൃഗം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കോന്നിയൂർ ഭാസ്	കണ്ണൂർ രാജൻ

കൺമണി പെൺമണിയേ

കൺമണി പെൺമണിയേ
കാർത്തിക പൊൻകണിയേ (2)
താരോ തളിരോ ആരാരോ
കന്നിക്കനിയേ കണ്ണിൻ കുളിരേ
മുത്തേ നിന്നെ താരാട്ടാം
മലരേ മധുര തേന്നൂട്ടാം (കൺമണി)

പാലുതരാം ഞാൻ ഇങ്കുതരാം ഞാൻ
പൊന്നിൻ കുടമേ കരയരുതേ
രാരീരം രാരോ രാരീരം രാരോ
പാലുതരാം ഞാൻ ഇങ്കുതരാം ഞാൻ
പൊന്നിൻ കുടമേ കരയരുതേ
പുലരിക്കതിരേ പുളകക്കരുന്നേ
അഴകേ നീയെന്നാലോലം
അഴകേ നീയെന്നാലോലം (കൺമണി)

അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടേലും തങ്കമെൻ മോളല്ലേ
അച്ഛന്റെ ചുന്ദരീമണിയല്ലേ
അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടേലും തങ്കമെൻ മോളല്ലേ
അച്ഛന്റെ ചുന്ദരീമണിയല്ലേ
കണ്ണേ പൊന്നേ കണിവെള്ളരിയേ
കരളേ നീയെൻ കൈനീട്ടം
കരളേ നീയെൻ കൈനീട്ടം (കൺമണി)
രാരീരം രാരോ രാരീരം രാരോ
രാരീരം രാരോ രാരീരം രാരോ

ചിത്രം
കാര്യം നിസ്സാരം

പാടിയത്
പി.ജയചന്ദ്രൻ, ബി.വസന്ത

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
എം.എസ്.വിശ്വനാഥൻ

334

കർപ്പൂര ദീപത്തിൻ

കർപ്പൂര ദീപത്തിൻ കാന്തിയിൽ
കണ്ടു ഞാൻ നിന്നെയാ സന്ധ്യയിൽ
ദീപാരാധന നേരത്തു നിൻ മിഴി
ദീപങ്ങൾ തൊഴുതു ഞാൻ..
സ്വർണ്ണക്കൊടിമരച്ഛായയിൽ
നിന്നു നീയന്നൊരു സന്ധ്യയിൽ
ഏതോ മാസ്മര ലഹരിയിലെൻ മനം
ഏകാന്ത മന്ദിരമായി എൻ മനം
ഏകാന്ത മന്ദിരമായി
അശ്വതിയുത്സവ തേരു കണ്ടു
ആനക്കൊട്ടിലിൽ നിന്നപ്പോൾ
അമ്പലപ്പൊയ്കതൻ അരമതിലിൽ നീ
അമ്പെയ്യും കണ്ണുമായ് നിന്നിരുന്നു
അമ്പെയ്യും കണ്ണുമായ് നിന്നിരുന്നു...
ആ രാവിൽ അറിയാതെ ഞാൻ കരഞ്ഞു..
കൂത്തമ്പലത്തിലെ കൂത്തറയിൽ
കൂടിയാട്ടം കണ്ടിരുന്നപ്പോൾ
ഓട്ടുവളകൾതൻ പാട്ടിലൂടോമന
രാത്രിസന്ദേശം അയച്ചു തന്നു..
രാത്രിസന്ദേശം അയച്ചു തന്നു..
കാതോർത്തിരുന്ന ഞാൻ ഓടിവന്നു..
ഞാൻ ഓടിവന്നു..
കാതോർത്തിരുന്ന ഞാൻ ഓടിവന്നു
കാവിൽ ഇലഞ്ഞികൾ പൂ ചൊരിഞ്ഞു
കാവിലിലഞ്ഞികൾ പൂ ചൊരിഞ്ഞു

ചിത്രം
ദിവ്യദർശനം

BabyEdakochi

കാക്കക്കറുമ്പൻ

കാക്കക്കറുമ്പൻ കണ്ടാൽ കുറുമ്പൻ
കാർവർണ്ണൻ എന്റെ കാർവർണ്ണൻ
കാലിയെ മേച്ച നടക്കുമ്പോൾ കാലൊച്ചയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ
പാവമീ ഗോപികപ്പെണ്ണിൻ മനസ്സിലെ
ഉുവെണ്ണക്കിണ്ണം കാണാതായ്
ആരാനും എങ്ങാനും കണ്ടാലോ കള്ളൻ നീ കാട്ടും മായാജാലം
(കാക്കക്കറുമ്പൻ)

കാളിന്ദിയാറ്റിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ
ആടകളോരോന്നും പാടേ നീ കവർന്നു
രാവിൻ മടിയിൽ മയങ്ങുമ്പോൾ
കന്നിനിലാവിന്റെ പീലിച്ചില്ലുഴിഞ്ഞു
കണ്ണു തുറന്നാൽ കാണുന്നതും കണ്ണടച്ചാലുള്ളിൽ പൂക്കുന്നതും
ചേലോലും നിന്നോമൽ പുഞ്ചിരിപ്പാൽമഞ്ഞല്ലേ
ആരാനും എങ്ങാനും കണ്ടാലോ കള്ളൻ നീ കാട്ടും മായാജാലം
(കാക്കക്കറുമ്പൻ)

പട്ടിട്ടുമൂടിപ്പുതച്ചാലും ഉള്ളം കുളിരുന്നു നിന്നെയോർക്കും നേരം
കാണേണ്ടെന്നാദ്യം നിനച്ചാലും ഓരോ മാത്രയിലും
മോഹം ചാഞ്ചാടുന്നു
എങ്ങനെ നീയെന്റെയുൾക്കോണിലെ
ചന്ദനപ്പൂത്താലം കൈക്കലാക്കി
ആരാരും കാണാതെ കാത്തൊരു പൊന്മുത്തല്ലേ
ആരാനും എങ്ങാനും കണ്ടാലോ
കള്ളൻ നീ കാട്ടും മായാജാലം
(കാക്കക്കറുമ്പൻ)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, എൽ.ആർ.ഈശ്വരി	ഭാസ്കരൻ	ദക്ഷിണാമൂർത്തി

BabuEdakochi

കാക്കക്കുയിലേ

കാക്കക്കുയിലേ ചൊല്ലൂ
കൈ നോക്കാനറിയാമോ
പൂത്തു നിൽക്കും ആശകളെന്ന്
കായ്ക്കുമെന്ന് പറയാമോ
കാറ്റേ കാറ്റേ കാറ്റേ
കണിയാൻ ജോലിയറിയാമോ
കണ്ട കാര്യം പറയാമോ
കാട്ടിലഞ്ഞിപ്പൂക്കളാലേ
കവടി വെയ്ക്കാനറിയാമോ
(കാക്ക,,..)

കുരുവീ കുരുവീ നീലക്കുരുവീ
കുറി കൊടുക്കാൻ നീ വരുമോ
കുരവയിടാൻ നീ വരുമോ
കുഴലു വിളിക്കാൻ മേളം കൊട്ടാൻ
കൂട്ടരൊത്തു നീ വരുമോ
(കാക്ക....)

തുമ്പീ തുള്ളും തുമ്പീ
തംബുരു മീട്ടാൻ നീ വരുമോ
പന്തലിലിരുന്നു പാടാമോ
കൈത പൂത്ത പൂമണത്താൽ
കളഭമരയ്ക്കാൻ നീ വരുമോ
(കാക്ക...)

ചിത്രം
ഭർത്താവ്

Babu Edakochi

കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി

കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി കറുത്ത മണവാട്ടി
കൂടെവിടെ... കൂടെവിടെ
കുട്ടിന്നിണയല്ലേ കൊഞ്ചും മൊഴിയല്ലേ
കൂടെവരൂ കൂടെവരൂ

വെള്ളാരംകുന്നിറങ്ങി വന്നാട്ടെ നിന്റെ
പുല്ലാങ്കുഴലെനിക്കു തന്നാട്ടെ
കാട്ടാറിൻ കടവത്ത് കണ്ണാടിക്കടവത്ത്
കളിവഞ്ചിപ്പാട്ടുപാടിപ്പറന്നോട്ടെ

(കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി)

പുത്തൻപുടവ ഞൊറിഞ്ഞുടുത്താട്ടെ
കാതിൽ മുക്കുറ്റിക്കമ്മലെടുത്തണിഞ്ഞാട്ടെ
കന്നിപ്പെണ്ണേ നിന്റെ കന്നാലിച്ചെറുക്കന്റെ
കല്യാണപ്പന്തലിൽ വന്നിരുന്നാട്ടെ

(കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി)

ചിത്രം
ഇണപ്രാവുകൾ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
സലിൽ ചൗധരി

Babu Edakochi

കാടാറുമാസം

കാടാറുമാസം നാടാറുമാസം
കണ്ണീർക്കടൽക്കരെ താമസം
കണ്ണീർക്കടൽക്കരെ താമസം
ഈ വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ ചിറകറ്റു വീഴും
വാനമ്പാടികളല്ലോ ഞങ്ങൾ

(കാടാറു)

വിളക്കുകൾ കൊളുത്താത്ത വീഥികൾ
നിങ്ങൾ വിളിച്ചാലും മിണ്ടാത്ത ദൈവങ്ങൾ
യദുകുലമെവിടെ മെക്കയെവിടെ
യെരുശലേമെവിടെ ഇടയൻ എവിടെ

(കാടാറു)

തെരുവിലുറങ്ങും നിഴലുകൾ
ഞങ്ങൾ തടവിൽക്കിടക്കും മോഹങ്ങൾ
ഉഷസ്സിൻ രഥമെ ചുവന്ന രഥമെ
ഉണരുന്ന യുഗമേ
ഇതിലേ ഇതിലേ

(കാടാറു)

ചിത്രം
ഏഴു രാത്രികൾ

Babu Edakochi

കാട് കറുത്ത കാട്

കാട് കറുത്ത കാട് മനുഷ്യനാദ്യം പിറന്ന വീട്
കൊട്ടും കാറ്റിൽ ചിറകു വീശി
തളർന്ന പൊന്മാനിരുന്ന കൂട്

(കാട്)

എന്നും പ്രഭാതമെന്നോടുകൂടിയിതിൽ ജനിയ്ക്കും
എന്നും തൃസന്ധ്യ ചിതയൊരുക്കും
ഓ....ഓ...
യുഗരഥമിതു വഴി കടന്നു പോകും

(കാട്)

കണ്ണീരിലെന്റെ മൺതോണി വീണ്ടുമൊഴുകി വരും
അന്നെന്റെ നീലക്കിളി വരുമോ
ഓ...ഓ...
ഒരു പുനർജ്ജനനത്തിലൊരുമിക്കുമോ

(കാട്)

ചിത്രം
നീലപ്പൊന്മാൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഭാസ്കരൻ	ദക്ഷിണാമൂർത്തി

340

കാട്ടിലെ പാഴ്മുളം

കാട്ടിലെ പാഴ്മുളംതണ്ടിൽ നിന്നും
പാട്ടിന്റെ പാലാഴി തീർത്തവളേ (2)
ആനന്ദകാരിണീ അമൃതഭാഷിണീ
ഗാനവിമോഹിനീ വന്നാലും (കാട്ടിലെ)

നിനക്കായ് സർവ്വവും ത്യജിച്ചൊരു ദാസൻ
വിളിക്കുന്നു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു (2)
കനകഗോപുര നടയിൽ നിന്നും
ക്ഷണിക്കുന്നു നിന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു (കാട്ടിലെ)

മന്മനോവീണയിൽ
മന്മനോവീണയിൽ നീ ശ്രുതിചേർത്തൊരു
തന്ത്രിയിലാകവേ തുരുമ്പുവന്നു
മന്മനോവീണയിൽ നീ ശ്രുതിചേർത്തൊരു
തന്ത്രിയിലാകവേ തുരുമ്പുവന്നു
തലയിൽ അണിയിച്ച രത്നകിരീടം
തലയിൽ അണിയിച്ച രത്നകിരീടം
തറയിൽ വീണിന്നു തകരുന്നു,
തറയിൽ വീണിന്നു തകരുന്നു
(കാട്ടിലെ)
വരവാണീ... ഘനവേണീ... വരുമോ നീ വരുമോ..
മധുര മധുരമാ ദർശനലഹരി തരുമോ.. നീ തരുമോ...
മന്ദിരമിരുളുന്നു.. ദേവീ... തന്ത്രികൾ തകരുന്നു..
ദേവീ... തന്ത്രികൾ തകരുന്നു.

ചിത്രം
വിലയ്ക്കു് വാങ്ങിയ വീണ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	ഒ.എൻ.വി	ഔസേപ്പച്ചൻ

Babu Edakochi

കാട്ടിലെ മൈനയെ

കാട്ടിലെ മൈനയെ പാട്ടുപഠിപ്പിച്ചതാരോ
കുളിർകാറ്റോ
കാറ്റിന്റെ താളത്തിൽ ആടുന്ന പൊൻമുളം കാടോ
മലർ മേടോ
അലമാലയായിരം മയിലാടിടുന്ന പോൽ
ഇളകും കടലോ ഇനിയാരോ

ചന്ദന പൂങ്കാവുകളിൽ
തന്നന്നമാടുന്ന പൂവുകളോ
പൂവുകളിൽ ആടി വരും
കുഞ്ഞു മാലാഖ തൻ തൃക്കഴലോ
തൃക്കഴലാടും പൊൻത്തളയോ
പൊൻത്തള ചാർത്തും മുത്തുകളോ
ഓ താളം ചൊല്ലിത്തന്നു
(കാട്ടിലെ..)

ചെങ്കദളീ കുമ്പുകളിൽ
തേൻ വിരുന്നുണ്ണുന്ന തുമ്പികളോ
തുമ്പികൾ തൻ പൂഞ്ചിറകിൽ
തുള്ളി തുളുമ്പുന്ന പൊൻ വെയിലോ
പൊൻ വെയിലാടും പുൽകൊടിയോ
പുൽക്കൊടി തുമ്പത്തെ മുത്തുകളോ
ഓ താളം ചൊല്ലിത്തന്നു
(കാട്ടിലെ..)

ചിത്രം
ആകാശദൂത്

കാട്ടുകുറിഞ്ഞി

കാട്ടുകുറിഞ്ഞി പൂവുംചൂടി
സ്വപ്നംകണ്ടു മയങ്ങും പെണ്ണ് (2)
ചിരിക്കാറില്ല ചിരിച്ചാൽ

ചിരിക്കാറില്ല ചിരിച്ചാൽ ഒരു പൂങ്കുഴലി
തളിരും കോരി കുളിരുംകോരി
നുറും പാലും കുറിയും തൊട്ട് നടക്കും പെണ്ണ്
കരയാറില്ല ... കരഞ്ഞാലൊരു കരിങ്കുഴലി
(കാട്ടുകുറിഞ്ഞി)

കോപിക്കാറില്ല പെണ്ണ കോപിച്ചാൽ ഈറ്റപ്പുലി പോലെ
നാണിക്കാറില്ല പെണ്ണ നാണിച്ചാൽ നാടൻ പിട പോലെ
കോപിക്കാറില്ല ഈറ്റപ്പുലി പോലെ
നാണിക്കാറില്ല പെണ്ണ നാണിച്ചാൽ നാടൻപിട പോലെ
താലിപ്പെണ്ണേ നീലിപ്പെണ്ണേ താളംതുള്ളി മേളം തുള്ളി വാ
താലിപ്പെണ്ണേ നീലിപ്പെണ്ണേ
താളം തുള്ളി മേളം തുള്ളി വാ
(കാട്ടു കുറിഞ്ഞി)

ആ..ആ..ആ.
പാടാറില്ലിവൾ പാടി പോയാൽ തേൻമഴ പെയ്യും
ആടാറില്ലിവൾ ആടി പോയാൽ താഴമ്പൂ വിടരും
താലിപ്പെണ്ണേ നീലിപ്പെണ്ണേ താളംതുള്ളി മേളംതുള്ളി വാ
താലിപ്പെണ്ണേ നീലിപ്പെണ്ണേ
താളംതുള്ളി മേളംതുള്ളി വാ
(കാട്ടു കുറിഞ്ഞി)

ചിത്രം
രാധ എന്ന പെൺകുട്ടി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജി. വേണുഗോപാൽ	ഒ.എൻ.വി	എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

Babu Edakochi

കാണാനഴകുള്ള

കാണാനഴകുള്ള മാണിക്യ കുയിലേ
കാടാറുമാസം കഴിഞ്ഞില്ലേ (2)
അങ്കണത്തൈമണി മാവിന്റെ കൊമ്പില്
പെൺകുയിലാളൊത്ത് വന്നാട്ടെ
നിന്റെ പെൺകുയിലാളൊത്ത് വന്നാട്ടെ

(കാണാനഴകുള്ള)

കല്ലിനുള്ളിലെ ഉറവയുണർന്നു
ലല്ലലമൊഴുകീ കുളിരരുവി (2)
കല്ലുമലിയുന്ന പാട്ടു ചുരത്തുന്ന
ചെല്ലക്കുടവുമായ് വന്നാട്ടെ (2)
നിന്റെ പുള്ളോർക്കുടവുമായ് വന്നാട്ടെ (2)

(കാണാനഴകുള്ള)

അമ്പലനടയിലെ ചമ്പകത്തിൽ
മലരമ്പനം പൊറുതിക്കായ് വന്നിറങ്ങീ (2)
മാവായ മാവെല്ലാം പൂത്തിറങ്ങീ
മണമുള്ള മാണിക്യ പൂത്തിരികൾ (2)
നിന്റെ മാരനെ എതിരേൽക്കും പൂത്തിരികൾ

(കാണാനഴകുള്ള)

ചിത്രം
ഊഴം

പാടിയത്
ശ്രേയ ഘോഷാൽ, രഞ്ജിത്

രചന
സന്തോഷ് വർമ്മ

സംഗീതം
ബിജിപാൽ

കാണാമുള്ളാൽ

കാണാമുള്ളാൽ ഉൾനീറും നോവാണനുരാഗം
നോവുമ്പോഴും തേനൂറും സുഖമാണനുരാഗം
എന്നിൽ നീ നിന്നിൽ ഞാനും പതിയെ പതിയെ
അതിരുകളുരുകി അലിയേ

ഏറെദൂരെയെങ്കിൽ നീ എന്നുമെന്നെയോർക്കും
നിന്നരികിൽ ഞാനണയും കിനാവിനായ് കാതോർക്കും
വിരഹമേ...ആ ആ
വിരഹമേ നീയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രണയം
പടരും സിരയിലൊരു തീയലയായ്...
കാണാമുള്ളാൽ ഉൾനീറും നോവാണനുരാഗം

നീരണിഞ്ഞു മാത്രം വളരുന്ന വല്ലിപോലെ
മിഴിനനവിൽ പൂവണിയും വസന്തമാണനുരാഗം
കദനമേ............
കദനമേ നീയില്ലെങ്കിൽ
പ്രണയം തളരും വെറുതെയൊരു പാഴ് കുളിരായ്...

കാണാമുള്ളാൽ ഉൾനീറും നോവാണനുരാഗം
നോവുമ്പോഴും തേനൂറും സുഖമാണനുരാഗം
എന്നിൽ നീ നിന്നിൽ ഞാനും പതിയെ പതിയെ
അതിരുകളുരുകി അലിയേ

ചിത്രം
സോൾട്ട് & പെപ്പർ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ചിത്ര

രചന
സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര

സംഗീതം
മോഹൻ സിത്താര

345

കാണുമ്പോൾ പറയാമോ

കാണുമ്പോൾ പറയാമോ
കരളിലെ അനുരാഗം നീ
ഒരു കുറിയെൻ കാറ്റേ (കാണുമ്പോൾ)

പ്രിയമാനസം ചൊല്ലും
മൊഴി കാതിൽ നീ ചൊല്ലും
എന്റെ തരിവളകൾ പൊട്ടിച്ചിരിയുണർത്തും
പുഴ കണ്ണാടി നോക്കും കാറ്റേ
ഓ....ഓ... ആ..ആ.. (കാണുമ്പോൾ)

തുമ്പച്ചോട്ടിൽ ഓ നീലാകാശം
മയിൽപ്പീലി നീർത്തുമ്പോൾ
മന്ദാരത്തിൻ ഓ ചില്ലത്തുമ്പിൽ
ഒരു പൂ ചിരിക്കുമ്പോൾ
കളിവാക്കു കേട്ടീടാൻ മറുവാക്കു ചൊല്ലീടാൻ
വിറയോടേ നിൽക്കും മോഹം
നെഞ്ചിൽ മഞ്ചാടിയായി കാറ്റേ (കാണുമ്പോൾ)

തുമ്പിപ്പെണ്ണിൻ ഓ മോഹാവേശം
കളിയാടി നിൽക്കുമ്പോൾ
കണ്ടാലൊന്നും ഓ മിണ്ടാതോടും
കിളി പാട്ടു മൂളുമ്പോൾ
ഒരു നോക്കു കണ്ടീടാൻ
മിഴി പൂട്ടി നിന്നീടാം
കൊതിയോടെ കാക്കും നേരം നാണം
ചങ്ങാതിയായീ കാറ്റേ (കാണുമ്പോൾ)

ചിത്രം
ഇഷ്ടം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഒ.എൻ.വി

സംഗീതം
സലിൽ ചൗധരി

കാതിൽ തേന്മഴയായ്

കാതിൽ തേന്മഴയായ് പാട്ടു കാറ്റേ കടലേ (2)
കടൽക്കാറ്റിൻ മുത്തങ്ങളിൽ കരൾകുളിർത്താരാരോ
മധുരമായ് പാടും മണിശംഖുകളായ്
കാതിൽ തേന്മഴയായ് പാട്ടു കാറ്റേ കടലേ

ഒഴുകുന്ന താഴംപൂ മണമിതു നാമെന്നും
പറയാതെയോർത്തിടും
അനുരാഗഗാനംപോലെ (2)

ഒരുക്കുന്നു കൂടൊന്നിതാ ആ .....
ഒരുക്കുന്നു കൂടൊന്നിതാ
മലർക്കൊമ്പിലേതോ കുയിൽ
കടൽപെറ്റൊരീ മുത്തു ഞാനെടുക്കും

(കാതിൽ)

തഴുകുന്ന നേരംപൊന്നിതളുകൾ കൂമ്പുന്ന
മലരിന്റെ നാണംപോൽ
അരികത്തുനിൽക്കുന്നു നീ (2)
ഒരു നാടൻപാട്ടായിതാ ....
ഒരു നാടൻ പ്രേമത്തിന്റെ
നിലയ്ക്കാത്ത പാട്ടായിതാ
കടൽത്തിരയാടുമീ തീമണലിൽ

(കാതിൽ)

ചിത്രം
തുമ്പോളി കടപ്പുറം

347

കാതോട്ടു കാതോരം

ലാലാല ലാ.. ലാ..ല
ആഹാഹ ആ.. മന്ത്രം
ലാ..ലാ..ല ..വിഷു പക്ഷി പോലെ
കാതോട്ടു കാതോരം തേൻ ചോരുമാ മന്ത്രം
ഈണത്തിൽ നീ ചൊല്ലി വിഷു പക്ഷി പോലെ (കാതോട്ടു)

കുറുമൊഴി കുറുകി കുറുകി നീ
ഉണരു വരിനെൽ കതിരിൻ പിരിയിൽ
അരിയ പാൽമണികൾ കുറുകി നെൻമണിതൻ
കുലകൾ വെയിലിൽ ഉലയെ
കുളിരു പെയ്യ്തുളിയ കുഴലുമൂതി ഇനി കുറുമൊഴി ഇതിലേ വാ
ആരോ പാടി പെയ്യുന്ന തേൻമഴകൾ
ചിറകിൽ ഉയരും അഴകേ
മണ്ണു പൊന്നാക്കും മന്ത്രം നീ ചൊല്ലി
തന്നു പൊന്നിൻ കനികൾ (കാതോട്ടു)

തളിരിലെ പവിഴമുരുകമീ
ഇലകൾ ഹരിതമണികൾ അണിയും
കരളിലെ പവിഴമുരുകി വേറെയൊരു
കരളിന്നിഴയിൽ ഉറയും
കുളിരു പെയ്യ്തുളിയ കുഴലുമൂതി ഇനി കുറുമൊഴി ഇതിലേ വാ
ആരോ പാടി തേകുന്ന തേനലകൾ
കുതിരും നിലമിതുഴുു
മണ്ണു പൊന്നാക്കും മന്ത്രം നീ ചൊല്ലി
തന്നു പൊന്നിൻ കനികൾ (കാതോട്ടു)

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ചിത്ര

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

കാത്തിരിപ്പൂ കണ്മണീ

കാത്തിരിപ്പൂ കണ്മണീ
ഉറങ്ങാത്ത മനമോടേ
നിറമാർന്ന നിനവോടെ
മോഹാർദ്രമീ മൺ തോണിയിൽ
കാത്തിരിപ്പൂ മൂകമായ്
അടങ്ങാത്ത കടൽ പോലെ
ശരത്ക്കാല മുകിൽ പോലെ
ഏകാന്തമീ പൂംചിപ്പിയിൽ (കാത്തിരിപ്പൂ...)

പാടീ മനം നൊന്തു പാടീ
പാഴ്ക്കുട്ടിലേതോ പകൽ കോകിലം
കാറ്റിൽ വിരൽത്തുമ്പു ചാർത്തി
അതിൽ നെഞ്ചിലേതോ അഴൽ ചന്ദനം
ഒരു കൈത്തിരി നാളവുമായ്
ഒരു സാന്ത്വന ഗാനവുമായ്
വെണ്ണിലാ ശലഭമേ പോരുമോ നീ (കാത്തിരിപ്പൂ...)

രാവിൽ നിഴൽ വീണ കോണിൽ
പൂക്കാൻ തുടങ്ങീ നീർമാതളം
താനേ തുളുമ്പും കിനാവിൽ
താരാട്ടു മൂളി പുലർതാരകം
ഒരു പൂത്തളിരമ്പിളിയായ്
ഇതൾ നീർത്തുമൊരോർമ്മകളിൽ
ലോലമാം ഹൃദയമേ പോരുമോ നീ...
(കാത്തിരിപ്പൂ..)

ചിത്രം
കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത്

349

കാത്തിരിപ്പൂ

ലലലലല ല ലലാലലാ
ലലലലല ലാ ല ലലാലലാ
ലാ ലലാ ലാ ലലാ...
കാത്തിരിപ്പൂ കുഞ്ഞരിപ്പൂവ് വെറും പൂവ്
ഇത്തിരിക്കുമ്പിളിൽ തേനും കൊണ്ട്
ഒത്തിരിയൊത്തിരി സ്വപ്നംകണ്ട്
(കാത്തിരിപ്പൂ...)

ലാലലലലാലല ലലലാലാ ഓ...ഓ...
തുള്ളി തുള്ളി ഈണം മൂളും പൊൻ തുമ്പീ..ഉം ഉം ഉം...(2)
പൂക്കൈതപ്പാട്ടിലെ പൂമണാളൻ
കണ്ടായോ കണ്ടിട്ടും കണ്ടീലെന്നോ
പൂവിന്റെ ഉള്ളിലെ ഉള്ളുലഞ്ഞും
മേലാകേ മേലാനും വാടിയില്ല വീണുമില്ല
(കാത്തിരിപ്പൂ...)

ലാലലലലാലല ലലലാലാ ഓ...ഓ...
ഒന്ന് രണ്ട് നേരം നീങ്ങും നേരത്ത്..ഉം ഉം. (2)
നോക്കെത്താ ദൂരത്ത് കണ്ണും നീട്ടി
കാറ്റിന്ന് പൂമണം കാഴ്ച്ചവെച്ച്
ചെല്ലപ്പൂ വിങ്ങുന്നതാർക്കുവേണ്ടി
കണ്ണീരിൽ ചാലിച്ച പുഞ്ചിരിയും കൊഞ്ചലുമായ്
(കാത്തിരിപ്പൂ...)

ചിത്രം
ആരൂഢം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ദേവാനന്ദ്, ജോത്സ്ന സോണിയ,	വയലാർ ശരത്	അലക്സ് പോൾ

350

കാത്തിരുന്ന പെണ്ണല്ലേ

ഹരിരാമരാജകഥ പാടി വന്നൊരു
പൊന്ന പൈങ്കിളിപ്പെണ്ണല്ലേ (2)
കാത്തിരുന്ന പെണ്ണല്ലേ കാലമേറെയായില്ലേ (2)
മുള്ള പോലെ നൊന്തില്ലേ
നോവിലിന്ന തേനല്ലേ ഉം... ഉം... ഉം..
വൈകി വന്ന രാവല്ലേ രാവിനെഞ്ചു കുളിരല്ലേ
ഉള്ളിലുള്ള പ്രണയം തീയല്ലേ .. (കാത്തിരുന്ന...)
പിണക്കം മറന്നിടാൻ ഇണക്കത്തിലാകുവാൻ
കൊതിക്കുമ്പിളും നിറച്ചെപ്പോഴും വലം വെച്ച നിന്നെ ഞാൻ
അടക്കത്തിലെങ്കിലും പിടക്കുന്ന നെഞ്ചിലെ
അണിക്കൂട്ടിലെ ഇണപ്പൈങ്കിളി ചിലക്കുന്ന കേട്ടു ഞാൻ
മഞ്ഞു കൊള്ളുമീ ഇന്ദുലേഖയെ മാറിലേറ്റുവാൻ നീയില്ലേ
ഒരു കുഞ്ഞു പൂവിനിണപോലെ എന്നരികിൽ ഉള്ള തുമ്പിയോ നീയല്ലേ
എന്നെന്നോ നാണം കൊണ്ടേ ഏതോ മന്ദാരം
മനോഹരീ രാധേ രാധേ മുരാരിയിന്നെവിടെ പെണ്ണേ
ഇണങ്ങിയോ കണ്ണൻ തന്റെ ഇണങ്ങുവാൻ ചെല്ല് ചെല്ല്
മുകുന്ദന്റെ ഓമൽ ചുണ്ടിൽ മുളം തണ്ടു മൂളി പൊന്നേ
മനസ്സിന്റെ ഉറികളിലൂറിയ സുഖനവനീതം പകരാൻ നില്ല്
(കാത്തിരുന്ന...)
ഉറക്കം വെടിഞ്ഞു നാം ഇരിക്കുന്ന വേളയിൽ
മുറിക്കുള്ളിലെ തണപ്പെന്തിനോ കൊതിച്ചങ്ങു നിന്നുവോ
നിലാവിന്റെ പന്തലിൽ കിനാവിന്റെ വള്ളിയിൽ
കുരുക്കുത്തികൾ മിഴിത്തുമ്പിലെ മയക്കം മറന്നുവോ
മേലേ വന്നോരെൻ മേഘജാലമേ ആരു വന്ന നീ ചൊല്ലീല്ലേ
നറുവെണ്ണ തൂകുമൊരു യാമ ശംഖൊലിയിൽ ഇന്ന കണ്ണനോ ഞാനല്ലേ
ഞാനിന്ന മൂളുന്നുണ്ടേ രാധാസംഗീതം
മനോഹരീ രാധേ രാധേ മുരാരിയിന്നെവിടെ പെണ്ണേ
ഇണങ്ങിയോ കണ്ണൻ തന്റെ ഇണങ്ങുവാൻ ചെല്ല് ചെല്ല്
മുകുന്ദന്റെ ഓമൽ ചുണ്ടിൽ മുളം തണ്ടു മൂളി പൊന്നേ
മനസ്സിന്റെ ഉറികളിലൂറിയ സുഖനവനീതം പകരാൻ നില്ല്
(കാത്തിരുന്ന...)

ചിത്രം
ക്ലാസ് മേറ്റ്സ്

പാടിയത്
ശ്രേയ ഘോഷാൽ

രചന
റഫീക് അഹമ്മദ്

സംഗീതം
എം. ജയചന്ദ്രൻ

351

കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന്

കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് പുഴമെലിഞ്ഞു കടവൊഴിഞ്ഞു
കാലവും കടന്നു പോയ് വേനലിൻ ദലങ്ങൾ പോയ്
വളകളൂർന്നു പോയ്
ഓർത്തിരുന്ന് ഓർത്തിരുന്ന് നിഴലുപോലെ ചിറകൊടിഞ്ഞു
കാറ്റിലാടി നാളമായ് നൂലുപോലെ നേർത്തു പോയ്
ചിരി മറന്നു പോയി
ഓരോ നേരം തോറും നീളും യാമം തോറും
നിന്റെയോർമ്മയാലെരിഞ്ഞിടുന്നു ഞാൻ
ഒരോരോ മാരിക്കാറും നിന്റെ മൗനം പോലെ
എനിക്കായ് പെയ്യുമെന്ന് കാത്തു ഞാൻ
മഴ മാറി വെയിലായി ദിനമേറെ കൊഴിയുന്നു
തെന്നി തെന്നി കണ്ണിൽ മായും നിന്നെ കാണാൻ
എന്നും എന്നും എന്നും
കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് പുഴമെലിഞ്ഞു കടവൊഴിഞ്ഞു
കാലവും കടന്നു പോയ് വേനലിൻ ദലങ്ങൾ പോൽ
വളകളൂർന്നു പോയി..
ഓളം മൂളും പാട്ടിൽ നീങ്ങും തോണിക്കാരാ
നിന്റെ കൂട്ടിനായ് കൊതിച്ചിരുന്നു ഞാൻ
ഇന്നോളം പാടാപൂക്കൾ ഈറൻ മുല്ലക്കാവിൽ
നമുക്കായ് മാത്രമൊന്നു പൂക്കുമോ
തിരി പോലെ കരിയുന്നു തിര പോലെ തിരയുന്നു
ചിമ്മി ചിമ്മി നോക്കും നേരം മുന്നിൽ പിന്നിൽ
എന്നും എന്നും എന്നും
കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് പുഴമെലിഞ്ഞു കടവൊഴിഞ്ഞു
കാലവും കടന്നു പോയ് വേനലിൻ ദലങ്ങൾ പോൽ
വളകളൂർന്നു പോയി..

ചിത്രം
എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ

പാടിയത്
സുശീല

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Baby Edakochi

കാദംബരീപുഷ്പസരസ്സിൽ

കാദംബരീപുഷ്പസദസ്സിൽ
കൌമാരം കൊരുത്തതാണീമാല്യം
കാമമാം കുരങ്ങിൻ മാറിൽ വീണഴിഞ്ഞ
നിർമ്മാല്യം ഞാൻ നിർമ്മാല്യം

(കാദംബരീ)

എന്തിനിതു തെരുവിൽ നിന്നെടുത്തു
എന്നെ എന്തിനു നിൻ ചിറകുകൾ പൊതിഞ്ഞൂ
സ്വർഗ്ഗ സോപാനത്തിൽ നിന്നു നീ എന്തിനീ
മദ്ഗലനയിൽ വന്നു എന്റെയീ മദ്ഗലനയിൽ വന്നു
മൂടുക മൂടുക രോമഹർഷങ്ങളാൽ
മൂടുകീ കൈനഖ വടുക്കൾ

(കാദംബരീ)

എന്തിനിതിൽ പനിനീർ തളിച്ചു വീണ്ടും
എന്തിനിതിന്നിതളുകൾ മുളച്ചു
പുഷ്പമുണ്ണീരവും കൊണ്ടു നീയെന്തിനീ
പുഷ്കരണിയിൽ വന്നു കണ്ണുനീർ
പുഷ്കരണിയിൽ വന്നു
ചൂടുക ചൂടുക വാരിയെടുത്തു നീ
ചൂടുകീ പല്ലവപുടങ്ങൾ

(കാദംബരീ)

ചിത്രം
ചക്ക്

Babu Edakochi

കാന്ത മൃദുല

കാന്ത മൃദുല സ്മേര മധുമയ ലഹരികളിൽ
മലരും മാമലരിന്നിതളുകളിൽ
നിറങ്ങൾ നീന്തി ആ...നിറങ്ങൾ നീന്തി

ഓളത്തിൻ കളകള ഗീതത്തിൽ നെറിയിട്ടും
ഓളത്തിൽ താളത്തിൽ ഒരു പുഴയായ് ഒഴുകി ഞാൻ
തീരത്തിൻ സ്മരണകൾ പൂവിട്ടു പിടയും
മാറത്താ ചാരത്തും കാമച്ചിലങ്ക കെട്ടി

(കാന്ത...)

ചാഞ്ചാട്ടും തളിരണി മാങ്കാവിൽ ഇളന്തളിർ
തേൻ ചോരും പൂഞ്ചൊല്ലിൻ പൈങ്കിളി മകൾ പാടുന്ന
ഈ ഗാനം സ്മൃതിയിലെ രോമാഞ്ചം പകരും
തീരാത്തൊരാലസ്യം കണ്ണിൽ കുതിർന്നു നിന്നു

(കാന്ത...)

ചിത്രം
വേനൽ

പാടിയത്
എം.ജി.ശ്രീകുമാർ

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

കാന്താ ഞാനും വരാം

കാന്താ ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ
കാന്താ ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർപൂരം കാണാൻ
പൂരം എനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്താ...(2)
പൂരം അതിലൊന്ന് കൂടണം കാന്താ ...(2)
കാന്താ ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ
തിമില എനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്താ..(2)
തിമിലയിലെനിക്കൊന്നു കൊട്ടണം കാന്താ... (2)
കാന്താ ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ
മദ്ദളം എനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്താ(2)
മദ്ദളം അതിലൊന്ന് കൊട്ടണം കാന്താ...(2)
കാന്താ ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ
വെടിക്കെട്ട് എനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്താ..(2)
വെടി കുറ്റി അതിലൊന്ന് കൊളുത്തണം കാന്താ (2)
കാന്താ ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ
പൂരം എനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്താ
പൂരം അതിലൊന്ന് കൂടണം കാന്താ
തിമില എനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത
തിമിലയിലെനിക്കൊന്നു കൊട്ടണംകാന്താ
മദ്ദളം എനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്താ
മദ്ദളം അതിലൊന്ന് കൊട്ടണം കാന്താ...
വെടിക്കെട്ട് എനിക്കൊന്നു കാണണം കാന്താ..
വെടി കുറ്റി അതിലൊന്ന് കൊളുത്തണം കാന്താ
കാന്താ ഞാനും വരാം തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണാൻ.......(2)

ചിത്രം
മാമ്പഴക്കാലം

Babu Edakochi

കാബൂളിവാലാ

കാബൂളിവാലാ നാടോടി
കാടാറുമാസം സഞ്ചാരി
ഊരെങ്ങോ പേരെങ്ങോ
കൂടാരം കൂടെങ്ങോ
തോളിൽ താലോലം ചാഞ്ചാട്ടം മാറാപ്പിൽ
താരാട്ടു പാട്ടിൻ നോവുണ്ടോ

കാബൂളിവാലാ നാടോടി
കാബൂളിവാലാ നാടോടി
കാതങ്ങളോളം സഞ്ചാരീ
ആരാരോ തേങ്ങുമ്പോൾ
ആരീരം പാടുമ്പോൾ
മാറോടു ചേർക്കും മുത്താരം ചെപ്പോരം
തോരാത്ത കണ്ണീർച്ചാലുണ്ടോ

(കാബൂളിവാലാ)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
രാഘവൻ	ഭാസ്കരൻ	രാഘവൻ

356

കായലരികത്ത്

കായലരികത്ത് വലയെറിഞ്ഞപ്പോൾ
വള കിലുക്കിയ സുന്ദരീ
പെണ്ണുകെട്ടിനു കുറിയെടുക്കുമ്പോൾ
ഒരു നറുക്കിനു ചേർക്കണേ (കായലരികത്ത്...)

കണ്ണിനാലെന്റെ കരളിനുരുളിയിൽ
എണ്ണ കാച്ചിയ നൊമ്പരം
ഖൽബിലെറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നു ഞമ്മള്
കയറു പൊട്ടിയ പമ്പരം
ചേറിൽ നിന്നു ബളർന്നു പൊന്തിയ
ഹൂറി നിന്നുടെ കൈയ്യിനാൽ - നെയ്
ചൊറു വെച്ചതു തിന്നുവാൻ
കൊതിയേറെ ഉണ്ടെൻ നെഞ്ചിലായ്
വമ്പെഴും നിന്റെ പുരികക്കൊടിയുടെ
അമ്പുകൊണ്ടു ഞരമ്പുകൾ
കമ്പൊടിഞ്ഞൊരു ശീലക്കുടയുടെ
കമ്പിപോലെ വലിഞ്ഞു പോയ്
കുടവുമായ് പുഴക്കടവിൽ വന്നെന്നെ
തടവിലാക്കിയ പൈങ്കിളി
ഒടുവിലീയെന്നെ സങ്കടപ്പുഴ
നടുവിലാക്കരുതിക്കളി
വേറെയാണു വിചാരമെങ്കില്
നേരമായതു ചൊല്ലുവാൻ
വെറുതെ ഞാനെന്തിനെരിയും വെയിലത്ത്
കയിലും കുത്തി നടക്കണ്.
(കായലരികത്ത്...)

ചിത്രം
നീലക്കുയിൽ

Babu Edakochi

കായാമ്പൂ കണ്ണിൽ

കായാമ്പൂ കണ്ണിൽ വിടരും
കമലദളം കവിളിൽ വിടരും
അനുരാഗവതി നിൻ
ചൊടികളിൽ നിന്നാലിപ്പഴം പൊഴിയും

(കായാമ്പൂ)

പൊന്നരഞ്ഞാണം ഭൂമിക്കു ചാർത്തും
പുഴയുടെ ഏകാന്ത പുളിനത്തിൽ
നിൻ മൃദുസ്മേരത്തിൻ ഇന്ദ്രജാലം കണ്ട്
നിത്യവിസ്മയവുമായ് ഞാനിറങ്ങി (2)
സഖീ ഞാനിറങ്ങി

(കായാമ്പൂ)

നിന്നെക്കുറിച്ചു ഞാൻ പാടിയ പാട്ടിന്
നിരവധി ഓളങ്ങൾ ശ്രുതിയിട്ടു
നിൻ മനോരാജ്യത്തെ നീലക്കടമ്പിൽ നീ
എന്റെയീ കളിത്തോണി കെട്ടിയിട്ടു (2)
സഖീ കെട്ടിയിട്ടു

(കായാമ്പൂ)

ചിത്രം
നദി

Babu Edakochi

കാറ്റടിച്ചു

കാറ്റടിച്ചു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു
കായലിലെ വിളക്കുമരം കണ്ണടച്ചു
സ്വർഗ്ഗവും നരകവും കാലമാം കടലി-
നക്കരെയോ ഇക്കരെയോ

(കാറ്റടിച്ചൂ...)

മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതീശ്വരനാണെങ്കിൽ
ഈശ്വരനോടൊരു ചോദ്യം
കണ്ണുനീർ കടലിലെ കണ്മണി ദ്വീപിതു
ഞങ്ങൾക്കെന്തിനു തന്നു പണ്ടു നീ
ഞങ്ങൾക്കെന്തിനു തന്നു

(കാറ്റടിച്ചൂ...)

മനുഷ്യനെ തീർത്തതു ചെകുത്താനാണെങ്കിൽ
ചെകുത്താനോടൊരു ചോദ്യം
സ്വർഗത്തിൽ വന്നൊരു കനി നീട്ടി ഞങ്ങളെ
ദുഃഖകടലിലെറിഞ്ഞു- എന്തിനീ
ദുഖകടലിലെറിഞ്ഞു....

(കാറ്റടിച്ചൂ...)

ചിത്രം
തുലാഭാരം

പാടിയത്
സുശീല

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

കാറ്റിൽ ഇളം കാറ്റിൽ

കാറ്റിൽ ഇളം കാറ്റിൽ ഒഴുകി വരും ഗാനം
ഒരു കാണാക്കുയിൽ പാടും കളമുരളീ ഗാനം
ഇതാ ഇതാ ഇതാ..

(കാറ്റിൽ)

ആത്മ വിപഞ്ചികയിൽ
മധു മാസ പഞ്ചമിയിൽ
അന്നു മാലിനിതീരത്ത് ശകുന്തള പാടിയ
മായാ മോഹന ഗാനം (2)
ഇതാ ഇതാ..ഇതാ

(കാറ്റിൽ)

മാദകരജനികളിൽ
പ്രിയ മാനസ യമുനകളിൽ
അന്നു രാഗ ലഹരിയിൽ ഗോപികൾ പാടിയ
രാധാ മാധവ ഗാനം (2)
ഇതാ ഇതാ ഇതാ..

(കാറ്റിൽ)

ചിത്രം
ഓടയിൽ നിന്ന്

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ജാനകി

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
എ.ടി. ഉമ്മർ

360

കാറ്റു താരാട്ടും

കാറ്റു താരാട്ടും കിളിമര തോണിയിൽ
കന്നിയിളം പെൺമണി നീ വാവാവോ വാവാവോ
ആ... ആ...
ഈ ഓളം ഒരു താളം ലയമേളം വിളയാട്ടു..
കാറ്റു താരാട്ടും പഴമുതിർ ചോലയിൽ
പാൽനുരയും കുഞ്ഞലകൾ രാരാരോ രാരാരോ
ആ.. ആ..
ഈ നേരം പുഴയോരം പ്രിയലോകം വരവായി.
(കാറ്റു താരാട്ടും.)
ഈ നാട്ടുവഞ്ചിപോലെ
തുള്ളും നെഞ്ചിൽ മോഹം മന്ദം മന്ദം
ഓരോ നെയ്തലാമ്പൽ പൂക്കും
പെണ്ണിൻ കണ്ണിൽ കള്ളനാണം വീണാൽ
ഉന്മദമാകും ഇവൾ തേൻ വസന്തമാകും
ആറ്റുവഞ്ചിപൂക്കളുള്ളിൽ പീലിവീശുമ്പോൾ
എന്നെ ഞാൻ മറക്കുമ്പോൾ
(കാറ്റു താരാട്ടും)
ഈ ചാരു യൗവ്വനാംഗം
തിങ്കൾ ബിംബം കണ്ടാൽ തങ്കം ചുങ്കം
മായാ മന്ത്രജാലമേകും
നിൻ പൂവിരൽ തൊട്ടാൽ പൊന്നാകും ഞാൻ
രോമഹർഷമാകും
മെയ്യിൽ പാരിജാതം പൂക്കും
താമരപ്പൂമേനിയാളെ താലികെട്ടുമ്പോൾ
എന്റെ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ
(കാറ്റു താരാട്ടും)

ചിത്രം
അഹിംസ

പാടിയത്
ശ്രീറാം, വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി

രചന
റഫീക് അഹമ്മദ്

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

361

കാറ്റേ കാറ്റേ നീ

കാറ്റേ കാറ്റേ നീ പൂക്കാമരത്തിൽ പാട്ടും മൂളിവന്നോ ?
പാട്ടും മൂളിവന്നോ ?
ഞാലിപ്പൂങ്കദളിവാഴപൂക്കളിൽ ആകെ തേൻ നിറഞ്ഞോ
ആകെ തേൻ നിറഞ്ഞോ
ആറ്റുനോറ്റ് ഈ കാണാമരത്തിനു പൂവും കായും വന്നോ
മീനത്തീവെയിലിൽ തീയിൽ തണുതണെ
ളുവൽ വീശി നിന്നോ ളുവൽ വീശി നിന്നോ

ഇന്നലെയെന്നോ പോയ് മറഞ്ഞു
ഇന്നൊരു സ്വപ്നം കൂടെ വന്നു
വെണ്ണുകരിഞ്ഞൊരു ചില്ലകളിൽ
ചെന്തളിരിൻ തല പൊന്തിവന്നു
കുഞ്ഞിളം കൈ വീശിവീശി ഓടിവായോ പൊന്നുഷസ്സേ
കിന്നരിക്കാൻ ഓമനിക്കാൻ മുത്തണിപ്പൂന്തൊട്ടിലാട്ടി
കാതിൽ തേന്മൊഴി ചൊല്ലാമോ ?
(കാറ്റേ)

വിണ്ണിലെ മാരിക്കാറൊഴിഞ്ഞു
വെള്ളിനിലാവിൻ തേരു വന്നു
പുത്തരിപ്പാടം പൂത്തുലഞ്ഞു വ്യാകുലരാവിൻ കോളൊഴിഞ്ഞു
ഇത്തിരിപൂവിൻ മൊട്ടുപോലെ
കാത്തിരിപ്പൂ കൺ വിരിയാൻ
തത്തിവരു കൊഞ്ചി വരു തത്തകളേ അഞ്ചിതമായ്
നേരം നല്ലത് നേരാമോ
(കാറ്റേ)

ചിത്രം
സെല്ലുലോയ്ഡ്

362

കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ

തെയ് തെയ് തെയ് തെയ് തെയ്യാരോ
തെയ് തെയ് തെയ് തെയ് തെയ്യാരോ
കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ
കാറേ നീ പെയ്യരുതിപ്പോൾ
ആരോമൽ തോണിയിലെന്റെ
ജീവന്റെ ജീവനിരിപ്പൂ (2)
നീലത്തിരമാലകൾ മേലേ
നീന്തുന്നൊരു നീർക്കിളിപോലേ
കാണാമത്തോണിപതുക്കെ
ആലോലം പോകുന്നകലേ
മാരാ നിൻ പുഞ്ചിരി നൽകിയ
രോമാഞ്ചം മായുംമുമ്പേ നേരത്തേ....
നേരത്തേ സന്ധ്യമയങ്ങും
നേരത്തേ പോരുകയില്ലേ
(കാറ്റേ...)

ആടും ജലറാണികളെന്നും
ചൂടും തരിമുത്തും വാരി
ക്ഷീണിച്ചെൻ നാഥനണഞ്ഞാൽ
ഞാനെന്താണേകുവതപ്പോൾ
ചേമന്തി പൂമണമേറ്റും മൂവന്തിമയങ്ങും നേരം
സ്നേഹത്തിൻ മുന്തിരി നീരും
സ്നേഹത്തിൻ മുന്തിരി നീരും
ദേഹത്തിൻ ചൂടും നൽകും
(കാറ്റേ..)

ചിത്രം
കാറ്റു വന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ

Babu Edakochi

കാലം ഒരു പുലർകാലം

കാലം ഒരു പുലർകാലം
കുളിരല തേടും കിളികുലജാലം
സുരഭില കാലം ഒരു പുലർകാലം
കുളിരല തേടും കിളികുലജാലം
മങ്കമാരും മല്ലാക്ഷിമാരും
ഇടംവലം തിരിഞ്ഞൊരു നടനത്തിൻ
ചുവടു വെച്ചുകൊണ്ടിലകൾ നുള്ളുന്ന
(കാലം)

വാഴുന്നോരു വീഴുമ്പോഴും
വീഴുന്നോരു വാഴുമ്പോഴും
വാനമ്പാടീ നിന്റെ പാട്ടിലെ (2)
ഈണം മൂളും കാറ്റു വീശുമ്പോളേറ്റു പാടുന്ന
നീലപ്പീലിക്കാടും മേടും കാട്ടാറും
(കാലം)

പൂത്തിലഞ്ഞി പൂക്കൾ പെയ്യും
പൂച്ചിലന്തി ആട നെയ്യും
മഞ്ഞിൻ തുള്ളി കോർക്കും മാലയിൽ (2)
ആദിത്യന്റെ ചില്ലുകൾ കൊണ്ട്
പൊന്നു പൂശുവാൻ ഊഴം തേടും
ഊടും പാവും പൂന്തെന്നലും പ്രിയ
(കാലം)

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ, ജാനകി

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
ശ്യാം

Baby Edakochi

കാലം തെളിഞ്ഞു

കാലം തെളിഞ്ഞു പാടം കനിഞ്ഞു
കള്ളി നിന്റെ കളിചിരിപോലെ
പൊന്നരളി പൂ നിരത്തി
പൊന്നോണം വിരുന്നുവരും
അരവയർ നിറവയറാകുമ്പോൾ
എനിയ്ക്കും നിനക്കും കല്യാണം....
കാലം തെളിഞ്ഞു പാടം കനിഞ്ഞു
കള്ളൻ കണ്ട കനവുകൾ ചൂടി
തുമ്പപ്പൂ ചുനക്കുട്ടി തുമ്പിതുള്ളി ഓണം വരും
പുതുമഴ കുളിർമണി വിതറുമ്പോൾ
എനിയ്ക്കും നിനക്കും കല്യാണം..
എങ്ങും മേളം നീ മുന്നിൽ വന്നെങ്കിൽ
എന്നും ഓണം നീയും ഞാനും കാണും സ്വപ്നം പൂത്തെങ്കിൽ
കതിർമഴയിൽ കുളിച്ചൊരുങ്ങി കണിമലരേ വാ
കവിഞ്ഞൊഴുകും തേൻകുടമായ് നിറഞ്ഞുലഞ്ഞുവാ
പുതുമഴ കുളിർമണി വിതറുമ്പോൾ
എനിയ്ക്കും നിനക്കും കല്യാണം
പൊന്നൂഞ്ഞാലിൻ ഞാൻ പൂപോലാടുമ്പോൾ
നിന്നുള്ളത്തിൽ പൊന്നും നൂലായ് കെട്ടും പൊട്ടി പാടുന്നു
ഇളം നിലാവിൻ കുരുന്നിനേ നീ പൊന്നമ്പിളീ വാ
മണിയറതൻ സങ്കൽപ്പമേ മഞ്ചലേറി വാ
പുതുമഴ കുളിർമണി വിതറുമ്പോൾ
എനിയ്ക്കും നിനക്കും കല്യാണം..

ചിത്രം
ഇടിമുഴക്കം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

സംഗീതം
രവീന്ദ്ര ജെയിൻ

Babu Edakochi

കാളിദാസന്റെ

കാളിദാസന്റെ കാവ്യഭാവനയെ
കാൽച്ചിലമ്പണിയിച്ച സൗന്ദര്യമേ...
കാളിദാസന്റെ കാവ്യഭാവനയെ....
വസന്തസുഗന്ധത്താൽ അന്തഃരംഗത്തിൽ
മധുമഞ്ജൂഷനൽകും അനുരാഗമേ...
എന്റെ പ്രഭാതങ്ങൾക്കഴകുകൂട്ടി നീ..
എന്റെ പ്രദോഷങ്ങൾക്കിളമ കൂട്ടി..

(കാളിദാസന്റെ)

മാളവകന്യക മൂകഭാവം
മാദകനെഞ്ചിൽ ചാർത്തി നീ..
കൗമാര മാനസ ദാഹമോടെ...
സൗഭഗം ഉർവശി ഏകി നീ..
ആലോലരാഗവർണ്ണം പകർന്നു നീ..
ആശ്രമതീരത്തെ മിഥുനങ്ങളിൽ..
എന്റെ ഏകാന്തത ധന്യമാക്കി നീ..
എന്റെ ഏകാഗ്രത വിശുദ്ധമാക്കി..

(കാളിദാസന്റെ)

ചിത്രം
സുജാത

Babu Edakochi

കാളിന്ദീ കാളിന്ദീ

കാളിന്ദീ കാളിന്ദീ
കണ്ണന്റെ പ്രിയ സഖി കാളിന്ദീ
രാസ വിലാസവതി രാഗിണീ
രാധയെ പോലെ നീ ഭാഗ്യവതീ

(കാളിന്ദീ...)

ഗോപാംഗനകൾ തൻ ഹേമാംഗ രാഗങ്ങൾ
ആപാദചൂഡം അണിഞ്ഞാലും (2)
നിന്നലകൈകളിൽ വീണമർന്നാലേ
കണ്ണനു നിർവൃതിയാകൂ (2)

[കാളിന്ദീ...]

പൂജാസമയത്ത് ശ്രീഗുരുവായൂരിൽ
പൊന്നും കിരീടമണിഞ്ഞാലും (2)
നിന്റെ വൃന്ദാവന പൂ ചൂടിയാലെ
കണ്ണനു നിർവൃതിയാകൂ (2)

[കാളിന്ദീ..]

ചിത്രം
ചുവന്ന സന്ധ്യകൾ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ജാനകി

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
എ.ടി.ഉമ്മർ

367

Babu Edakochi

കാളിന്ദി തീരം തന്നിൽ

കാളിന്ദി തീരം തന്നിൽ...
നീ വാ..വാ.....
കായാമ്പൂ വർണ്ണാ കണ്ണാ....

(കാളിന്ദി)

രാധയായ് ഒരു ജന്മം മീരയായ് മറുജന്മം
എന്നും നിൻ തിരുമാറിൽ
ഗോപീചന്ദനമായീടാൻ
എന്നെ ഞാൻ നിവേദിക്കുന്നു ..
നീ വാ.. നീ വാ..
നീ വാ...നീ വാ..

(കാളിന്ദി)

ഓരോരോ യുഗം തോറും ഓരോരോ ജന്മം തോറും
ആരാധിക്കുവാനായെൻ ജീവാത്മാവിതാ കേഴുന്നു
മായാമാധവാ നീ വാ.. വാ
നീ വാ.. നീ വാ..
നീ വാ...നീ വാ..

(കാളിന്ദി)

ചിത്രം
ഏപ്രിൽ 18

BabuEdakochi

കാവേരി പാടാം ഇനി

കാവേരി പാടാം ഇനി സഖി നിൻ
ദേവന്റെ സോപാനമായ്...
ആരോമലേ അലയാഴിതൻ
ആനന്ദമായ് അലിയുന്ന നീ
ആശ്ലേഷമാല്യം സഖീ... ചാർത്തു..

നീളേ വിരഹിണിപോലെ
പകലിരവാകേ അലയുകയായ്
എങ്ങോ പ്രിയതമനെങ്ങോ
നിറമിഴിയോടെ തിരയുകയായ്
വനതരുസഖിയൊടുമരിയൊരു കിളികളോടും...
ദീനദീനമെത്ര കേണു തിരയുകയായ്...
ഹൃദയേശ്വരതിരുസന്നിധി അണയുന്നിതാ സഖി നീ...
(കാവേരി)

പാടും പ്രിയതരമാടും
തിരകളിലാഴും സുഖനിമിഷം..
ഒന്നായ് ഉടലുകൾചേരും
ഉയിരുകൾചേരും നിറനിമിഷം..
അരുമയൊടനുപദമനുപദമിവളണയേ..
ആത്മഹർഷമാർന്നുപാടുമലകടലേ...
മധുരധ്വനിതരളം തിരുനടനത്തിനൊരുങ്ങൂ...
(കാവേരി)

ചിത്രം
രാജശിൽപ്പി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
ദക്ഷിണാമൂർത്തി

Babu Edakochi

കാവ്യപുസ്തകമല്ലോ

കാവ്യപുസ്തകമല്ലോ ജീവിതം... ഒരു
കാവ്യപുസ്തകമല്ലോ ജീവിതം..
ഇതിൽ കണക്കെഴുതാൻ ഏടുകളെവിടെ...
ഏടുകളെവിടെ.... (കാവ്യപുസ്തക)

അനഘഗ്രന്ഥമിതാരോ തന്നു ....
ആ ആ ആ ആ.. ആ...
അനഘഗ്രന്ഥമിതാരോ തന്നു
മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നുവെച്ചു..
ജീവന്റെ വിളക്കും കൊളുത്തിവെച്ചു അവർ
ആവോളം വായിച്ചു മതിമറക്കാൻ (കാവ്യപുസ്തക)

ആസ്വദിച്ചീടണം ഓരോ വരിയും
ആനന്ദസന്ദേശ രസമധുരം...
ഇന്നോ നാളെയോ വിളക്കു കെടും..
പിന്നെയോ.. ശൂന്യമാം അന്ധകാരം... (കാവ്യപുസ്തക)

മധുരകാവ്യമിതു മറക്കുന്നു...
ഇതിൽ മന്നൻമാർ കണക്കുകൾ കുറിക്കുന്നു...
കൂട്ടുന്നു പിന്നെ കിഴിക്കുന്നു...
ഒടുവിൽ കൂട്ടലും കിഴിക്കലും പിഴയ്ക്കുന്നു..
(കാവ്യപുസ്തക)

ചിത്രം
അശ്വതി

BabyEdakochi

കിലുകിൽ പമ്പരം

കിലുകിൽ പമ്പരം തിരിയും മാനസം
അറിയാതമ്പിളി മയങ്ങൂ വാ വാവോ
ഉം ഉം ചാഞ്ചക്കം ഉം ഉം ചാഞ്ചക്കം
പനിനീർ ചന്ദ്രികേ ഇനിയീ പൂങ്കവിൾ
കുളിരിൽ മെല്ലെ നീ തഴുകൂ വാ വാ വോ
ഉം ഉം ചാഞ്ചക്കം ഉം ഉം ചാഞ്ചക്കം

മേടമഞ്ഞും മൂടിയീ കുന്നും പൊയ്കയും
പാൽനിലാവിൻ ശയ്യയിൽ മയങ്ങും വേളയിൽ
താളം പോയ നിന്നിൽ മേയും നോവുമായ്
താനേ വീണുറങ്ങൂ തെന്നൽ കന്യകേ
താരകങ്ങൾ ഉന്നമീ രാവിൻ മേനാവിൽ
ഉം ഉം ചാഞ്ചക്കം...ഉം ഉം ചാഞ്ചക്കം
(കിലുകിൽ)

ഏതു വാവിൻ കൗതുകം മിഴിയിൽ വാങ്ങി നീ
ഏതു പൂവിൻ സൗരഭം തനുവിൽ താങ്ങി നീ
താനേ നിന്റെ ഓർമ്മ തൻ ചായം മാഞ്ഞതോ
കാലം നെയ്ത ജാലമോ മായാജാലമോ
തേഞ്ഞു പോയ തിങ്കളേ വാവോ വാവാവോ
ഉം ഉം ചാഞ്ചക്കം...ഉം ഉം ചാഞ്ചക്കം
(പനിനീർ)

Babu Edakochi

കിളി ചിലച്ചു

കിളി ചിലച്ചു..
കിലുകിലെ കൈവള ചിരിച്ചു..
കളമൊഴീ നിൻ കൈയ്യിലൊരു കുളിരുമ്മവെച്ചു..

കതിർചൂട്ടും പുന്നെല്ലിൻ മർമ്മരമോ..
കരളിലെ പുളകത്തിൻ മുദ്ദമന്ത്രമോ..
മധുരമൊഴീ കാതോർത്തു നീ നുകർന്നു..
ഇതിലേ വാ.... നിലാവേ നീ...
ഇതിലേ വരൂ..
ഇവളേ നിൻ പൂക്കളാൽ അലങ്കരിക്കൂ...

(കിളി ചിലച്ചു)

ഒരു സുഖനിമിഷത്തിൻ നറുമണമോ..
അതിലൂറും നിർവൃതി തേൻകണമോ
പ്രിയമൊഴീ നിൻ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നൂ..
ഇതിലേ വാ... തെന്നലേ നീ...
ഇതിലേ വരൂ...
ഇവളേ നിൻ മുത്തുകളാൽ അലങ്കരിക്കൂ...

(കിളി ചിലച്ചു)

ചിത്രം
സമസ്യ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രേയ ഘോഷാൽ, നവീൻ അയ്യർ	റഫീക് അഹമ്മദ്	ഗോപീസുന്ദർ

372

കിഴക്കു പൂക്കും

കിഴക്കു പൂക്കും മുരിക്കിനെന്തൊരു ചൊകചൊകപ്പാണേ
പുതുക്കപ്പെണ്ണിൻ കവിളിലെന്തൊരു തുടുതുടുപ്പാണേ
ഇനിയ്ക്കും നെഞ്ചിൻ കരിയ്ക്കുമായ് പറന്നു വന്നൊരു മാരൻ
തുടിയ്ക്കും കണ്ണിൽ കനവുമായ് തിരഞ്ഞുവന്നൊരു തോഴൻ
ഖൽബിലെത്തീ ഖൽബിലെത്തീ
ഖൽബിലെത്തീ ഖൽബിലെത്തീ
ഖൽബിലെ തീ (കിഴക്കു പൂക്കും)

പൂവാണോ പൊന്നിളവെയിലോ
തേനൂറും പുഞ്ചിരിയാണോ
അലകൾ ഞൊറിയണ പാൽനിലാവോ
പാൽനിലാവോ തേൻകിനാവോ നാണമോ
ഓ പിരിഷമാകും ചിറകുവീശി
അരുമയാമിനി കുറുകുവാൻ അരുമയാമിനി കുറുകുവാൻ...
ഖൽബിലെത്തീ ഖൽബിലെത്തീ
ഖൽബിലെത്തീ ഖൽബിലെത്തീ
ഖൽബിലെ തീ (കിഴക്കു പൂക്കും)

ശവ്വാലിൻ പട്ടുറുമാലിൽ പൂ തുന്നും അമ്പിളി പോലെ
മൊഴികൾ മൌനത്തിൻ കസവുനൂലിൽ
കസവുനൂലിൽ കനകനൂലിൽ കോർത്തുവോ
ഓ അരിയ മഞ്ഞിൻ കുളിരുവീണീ
കറുകനാമ്പുകളുണരുവാൻ
ഖൽബിലെത്തീ ഖൽബിലെത്തീ
ഖൽബിലെത്തീ ഖൽബിലെത്തീ
ഖൽബിലെ തീ (കിഴക്കു പൂക്കും)

ചിത്രം
അൻവർ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
സുശീല	സത്യൻ അന്തിക്കാട്	ശ്യാം

373

കുഞ്ഞിളം ചുണ്ടിൽ

കുഞ്ഞിളം ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി കാണാൻ
ആകാശത്തമ്മ വന്നു
കൈ നിറയെ പൊന്നാടയും കൺനിറയും താരാട്ടുമായ്
അമ്മ തൻ ജീവന്റെ പൂവാടിയിൽ
വാടാത്ത പൂവല്ലേ നീ

(കുഞ്ഞിളം.)

കണ്ണിൽ കണ്ണിൻ കന്നിക്കിനാവിൽ
കണ്ണീരു മായ്ക്കും നീ
എന്നും ചിരിക്കും പൂങ്കാറ്റു പോലെ
എന്നും കുളിർ വീശി വാ
ഇന്നെന്റെ താരാട്ടിൻ താളമായ്
പൊന്നുണ്ണീ നീയോടി വാ (2)

(കുഞ്ഞിളം...)

മുത്തേ മുത്തിൻ മുത്തണി കൊമ്പിൽ
മൂവന്തി പൂ വിരിഞ്ഞു
കാലം കളിക്കും കാലൊച്ച കേൾക്കാൻ
കാതോർത്ത് നില്പൂ ഞാൻ
നീയെന്റെ ജീവന്റെ ജീവനിൽ
ആശ്വാസമായോടി വാ.. (2)

(കുഞ്ഞിളം..)

ചിത്രം
ഗായത്രീദേവി എന്റെ അമ്മ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	ഒ.എൻ.വി	മോഹൻ സിത്താര

Babu Edakochi

കുഞ്ഞുറങ്ങും

കുഞ്ഞുറങ്ങും കൂട്ടിനുള്ളിൽ
കൂട്ടിനു മിന്നാമിന്നീ വാ
മഞ്ഞു വീഴും കാട്ടിനുള്ളിൽ
ഇത്തിരിച്ചൂട്ടും കൊണ്ടേ വാ
കുന്നിറങ്ങി കൂടെ വരും കുളിർ വെണ്ണിലാവേ
കുഞ്ഞുമണി ചെപ്പിൽ നീ കളഭം തായോ

(കുഞ്ഞുറങ്ങും...)

ഇത്തിരിപ്പൂവേ വാ പൊട്ടു കുത്താൻ വാ വാ
ഇളനീർ കുളിരു കൊഞ്ചലായ് വാ (2)
കൺനിറയെ പൂമൂടും കന്നി പൂങ്കിനാവോ (2)
ചുണ്ടിലിന്നീ പുഞ്ചിരിപൂവായ് ഓ...

(കുഞ്ഞുറങ്ങും...)

പച്ചിലപ്പട്ടിലൊരു കൊച്ചു വാൽക്കണ്ണാടി
അതിൽ നീ വരുമോ അമ്പിളിമാമാ (2)
കന്നിമണ്ണു കാഴ്ച വെയ്ക്കും കൊന്നമലർക്കണിയോ (2)
എൻ മനസ്സിൽ പെയ്യു നിലാവോ ഓ...

(കുഞ്ഞുറങ്ങും...)

ചിത്രം
പൊന്നുച്ചാമി

കുടയോളം ഭൂമി

കുടയോളം ഭൂമി കുടത്തോളം കുളിര്
കുളിരാംകുന്നിലെ ചൂട്
നരയിട്ടും പത പതയിട്ടും നര
തിരമാലപ്പെണ്ണിന്റെ ചേല്
(കുടയോളം...)

പൂമാനമുറ്റത്തെ പൂപ്പട കണ്ടേ
മൂവന്തിയോരത്തെ പന്തലു കണ്ടേ
അരികിൽ അമ്പിളിമൊട്ട് - ആഹാ
മൊട്ടിൽ അഞ്ജനച്ചെപ്പ് - ആഹാ
അരികിലൊരമ്പിളിമൊട്ട്...
മൊട്ടിലൊരഞ്ജനച്ചെപ്പ്...
മടിയിൽ കിലുകണ മുത്ത്...
മെയ്യിലുരുകണ മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് മഞ്ഞ്
(കുടയോളം...)

താലത്തിൽ നീട്ടിയ ചന്ദനം തൊട്ടേ
താളത്തിൽ ചാലിച്ച മഞ്ഞളും തന്നേ
കരളിൽ നന്തുണിക്കൊട്ട് - ആഹാ
കവിളിൽ കുങ്കുമക്കൂട്ട് - അഹാ
കരളിൽ നന്തുണിക്കൊട്ട്...
കവിളിൽ കുങ്കുമക്കൂട്ട്...
ഉള്ളിൽപ്പതയുന്ന തേന്....
മെയ്യിലുരുകണ മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് മഞ്ഞ്
(കുടയോളം...)

ചിത്രം
തകര

പാടിയത്
മധു ബാലകൃഷ്ണൻ, കലാഭവൻ മണി

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
മോഹൻ സിത്താര

376

കുട്ടനാടൻ കായലിലെ

പാണ്ടൻ നായുടെ പല്ലിന് ശൗര്യം
പണ്ടേപോലെ ഫലിക്കുന്നില്ല..
പണ്ടിവനൊരു കടിയാലൊരു പുലിയെ
കണ്ടിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടറിയുന്നേ
പണ്ടിവനൊരു കടിയാലൊരു പുലിയെ
കണ്ടിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടറിയുന്നേ
കുട്ടനാടൻ കായലിലെ കെട്ടുവള്ളം തുഴയുമ്പോൾ
പാട്ടൊന്നു പാടെടി കാക്ക കറുമ്പീ
അന്തിക്കുടം കമിഴ്ത്തി ഞാൻ ഇളം കള്ളു കുടിക്കുമ്പോൾ..
പഴംകഥ പറയെടി പുള്ളിക്കുയിലേ..
പുള്ളിക്കുയിലേ.. പുഞ്ചക്കിനി വെള്ളം തേവണം
കള്ളിക്കുയിലേ.. തഞ്ചത്തില് മീനും പിടിക്കണം
വേമ്പനാട്ട് കായൽ തിരകൾ വിളിക്കുന്ന തക തിമി തിമ്ത്രിതെയ്
അമ്പിളിച്ചുണ്ടൻ വള്ളം തുടിക്കുന്ന തക തിമി തിമ്ത്രിതെയ്...
കുട്ടനാടൻ കായലിലെ കെട്ടുവള്ളം തുഴയുമ്പോൾ
പാട്ടൊന്നു പാടെടി കാക്കകറുമ്പീ
അന്തിക്കുടം കമിഴ്ത്തി ഞാൻ ഇളംകള്ളു കുടിക്കുമ്പോൾ
പഴംകഥ പറയെടി പുള്ളിക്കുയിലേ
തിര തിര തിര ചെറു തിര തുള്ളും
തിര തിര തിര മറു തിര തുള്ളും
ചെറുകരയോളം.. മറുകരയോളം (2)
ഒരു തിര തിര ഇരു തിര.. തിര ചെറുതിര തിര മറു തിര
തിര കരയൊടു തിര മെല്ലെ കടലിന്റെ കഥ ചൊല്ലി
തിരയൊടു കര മെല്ലെ മലയുടെ കഥ ചൊല്ലി
അതു പിന്നെ മലയൊടു പുഴയുടെ കഥ ചൊല്ലി
അതു പിന്നെ മുകിലൊടു മഴയുടെ കഥ ചൊല്ലി
കടം കഥകൾ പഴംകഥകൾ
അവയുടെ ചിറകുരുമ്മി പതം പറഞ്ഞിനി പറന്നുയരാം..

ചിത്രം
കാഴ്ച

കുട്ടനാടൻ കായലിലെ കെട്ടുവള്ളം തുഴയുമ്പോൾ
പാട്ടൊന്നു പാടെടി കാക്കകറുമ്പീ
അന്തിക്കുടം കമിഴ്ത്തി ഞാൻ
ഇളംകള്ളു കുടിക്കുമ്പോൾ..
പഴംകഥ പറയെടി പുള്ളിക്കുയിലേ

അലകടലല അല തിരയിളകുമ്പോൾ
നര പത നര നര ചിതറുമ്പോൾ
എന്തൊരു മോഹം.. എന്തൊരു ചന്തം (2)
തിര വിരൽ തൊട്ടു മണൽ തരി
അതിൽ ഒരു നര.. ചെറു പത നര
നര കരയിലെ മണലിന്നു കടലൊരു കുറി ചൊല്ലി
കുറിമാനം എടുത്തൊരു തെന്നലിന്നു കര നൽകി
തെന്നലതു പറപറന്നകലത്തെ മുളയുടെ
കരളിന്റെ കരളിലെ കനവിന് കടം നൽകി
മുള പാടി കാറ്റാടി ..കടലിന്റെ കഥയെല്ലാം
കാടറിഞ്ഞേ... നാടറിഞ്ഞേ...
കുട്ടനാടൻ കായലിലെ കെട്ടുവള്ളം തുഴയുമ്പൊൾ
പാട്ടൊന്നു പാടെടി കാക്കകറുമ്പീ
അന്തിക്കുടം കമിഴ്ത്തി ഞാൻ ഇളംകള്ളു കുടിക്കുമ്പോൾ
പഴംകഥ പറയെടി പുള്ളിക്കുയിലേ
പുള്ളിക്കുയിലേ.. പുഞ്ചക്കിനി വെള്ളം തേവണം
കള്ളിക്കുയിലേ.. തഞ്ചത്തില് മീനും പിടിക്കണം
വേമ്പനാട്ട് കായൽ തിരകൾ വിളിക്കുന്നു
തക തിമി തിമ്രിതെയ്..
അമ്പിളിച്ചുണ്ടൻ വള്ളം തുടിക്കുന്നു
തക തിമി തിമ്രിതതെയ്...
കുട്ടനാടൻ കായലിലെ കെട്ടുവള്ളം തുഴയുമ്പൊൾ
പാട്ടൊന്നു പാടെടി കാക്കകറുമ്പീ
അന്തിക്കുടം കമിഴ്ത്തി ഞാൻ ഇളംകള്ളു കുടിക്കുമ്പോൾ
പഴംകഥ പറയെടി പുള്ളിക്കുയിലേ (2)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, സുജാത	ബിച്ചുതിരുമല	എ.ആർ.റഹ്മാൻ

378

കുന്നുകുന്നെ ചെറു കുറുനിരകൾ

കുന്നുകുന്നെ ചെറു കുറുനിരകൾ ചുവടിട്ടും കവിളുകളിൽ
നന്നനനെ നഖപടമെഴുതും സുമശര വിരലുകളിൽ
ഒരു പൂ വിരിയും ഒരു പൂ കൊഴിയും കുളിരവിടൊഴുകി വരും
മനസ്സും മനസ്സും മധുരം നുകരും അസുലഭ ശുഭനിമിഷം
ഇനിയൊരു ലഹരി തരൂ..ഇഴുകിയ ശ്രുതി പകരൂ
ഹിമഗിരി ശിഖരികളേ കരളിന് കുളിരല പണിതു തരൂ
(കുന്നുകുന്നെ ചെറു ...... സുമശര വിരലുകളിൽ)

മുഖവും മെയ്യും ഊട്ടും പാവും മൂട്ടും..ആഹാ..
വഴിയോരത്തെ വില്ലപ്പൂവേ നാണം..ഓഹോഹോ
ഇരുവാലൻ പൂങ്കിളിയേ..
ഇത്തിരിയ്ക്ക സ്വപ്നമിട്ട മിഴിയിൽ
ഇണയേ തേടും ദൃശ്യം മുത്തമിട്ടു വച്ചതെന്തിനാണീശൻ
ശിൽപ്പമെൻ മുന്നിൽ ശിൽപ്പി എൻ പിന്നിൽ
ശിൽപ്പശാല നെഞ്ചകങ്ങളിൽ..
(കുന്നുകുന്നെ ചെറു കുറുനിരകൾ .... കുളിരല പണിതു വരൂ)
ഹോഹോഹോ ..
ശശിലേഖേ നീ പുൽകി പുൽകി ചേരും..ഊ ഉം
ശശികാന്തകല്ലായി പോയെൻ മാനസം
തുളസി തീർത്ഥം കിനിയും.. ഋതു കൊണ്ടു മണ്ട വെച്ച ശിഖരം
ഉണരും നേപ്പാൾ നഗരം
കൊണ്ടു തന്നു നിന്നെ ഇന്നു പകരം
സ്വർഗ്ഗമീ ബന്ധം..സ്വന്തമീ ബന്ധം സുന്ദരം ജന്മ സംഗമം..
(കുന്നുകുന്നെ ചെറു .... കുളിരല പണിതു തരൂ)
കുന്നു കുന്നെ ചെറു കുറുനിരകൾ ചുവടിട്ടും കവിളുകളിൽ
ചുവടിട്ടും കവിളുകളിൽ..

ചിത്രം
യോദ്ധാ

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
ഒ.എൻ.വി

സംഗീതം
ഇളയരാജ

379

കുന്നത്തെ കൊന്നയ്ക്കും

കുന്നത്തെ കൊന്നയ്ക്കും പൊൻമോതിരം
ഇന്നേതോ തമ്പുരാൻ തന്നേ പോയോ
പല്ലക്കിലേറിയോ വന്നു രാവിൽ പഞ്ചമിത്തിങ്കളോ കൂടെ വന്നു
വരവേൽക്കുകയായോ കുരവയിട്ടു കിളികൾ വഴി നീളേ
വരിനെൽക്കതിരാടാൻ വയലണിഞ്ഞു ഒരു നവവധു പോലെ
(കുന്നത്തെ...)

ആരേ നീ കണി കാണുവാൻ ആശ തൻ തിരി നീളുമെൻ
പാതിരാമണി ദീപമേ മിഴി ചിമ്മി നിൽക്കുകയായ്
ഓരോരോ തിരിനാളവും ആ മുഖം കണി കണ്ട പോൽ
ചാരുലജ്ജയിലെന്തിനോ തുടു വർണ്ണമായ്
ആയില്യം കാവിലെ മണിനാഗത്താന്മാർക്കിനി
ആരാരോ പാട്ടുമായ് ഒരു പാലൂട്ട് നേരുന്നു
തുണയായ് വരണമിനി ഉടലിൽ നാഗമണിയുമരിയഹരനേ
തുണയായ് വരണമിനി ഉടലിൽ നാഗമണിയുമരിയഹരനേ
(കുന്നത്തെ...)
ഈ ശംഖിൻ തിരുനെഞ്ചിലെ തീർത്ഥമായൊരു നീർക്കണം
സ്നേഹസാഗരമേദിനി കനിവാർന്നു നൽകിടുവാൻ
ഈ മുറ്റത്തൊരു തൈമരം പൂത്തു നില്പതിലാടുവാൻ
മോഹമാർന്ന നിലാക്കിളി വരുമോയിനി
കാതോരം ചേർന്നിനി കഥയേതാദ്യം ചൊല്ലണം
പാടാത്ത പാട്ടുകൾ ഇനിയേതാദ്യം മൂളണം
ഇനിയാ തിരു മൊഴി തൻ അമൃതു തേടുമരിയമധുര നിമിഷം
ഇനിയാ തിരുമൊഴി തൻ
അമൃതു തേടുമരിയമധുര നിമിഷം
(കുന്നത്തെ...)

ചിത്രം
കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ

Babu Edakochi

കുന്നിമണിച്ചെപ്പ്

കുന്നിമണിച്ചെപ്പുതുറന്നെണ്ണിനോക്കും നേരം
പിന്നിൽവന്ന കണ്ണുപൊത്തും തോഴനെങ്ങുപോയി
കാറ്റുവന്നു പൊൻമുളതൻ കാതിൽ മൂളും നേരം
കാത്തുനിന്നാത്തോഴനെന്നെ ഓർത്തുപാടും പോലെ

(കുന്നിമണി)

ആറ്റിറമ്പിൽ പൂവുകൾ തൻ ഘോഷയാത്രയായി
പൂത്തിറങ്ങി പൊൻവെയിലിൻ കുങ്കുമപ്പൂ നീളേ (2)
ആവണിതൻ തേരിൽ നീ വരാഞ്ഞതെന്തേ
ഇന്നു നീ വരാഞ്ഞതെന്തേ

(കുന്നിമണി)

ആരെയോർത്തു വേദനിപ്പൂ ചാരുചന്ദ്രലേഖ
ഓരിതൾപ്പൂ പോലെ നേർത്തു നേർത്തു പോവതെന്തേ (2)
എങ്കിലും നീ വീണ്ടും പൊൻകുടമായ് നാളേ
മുഴുതിങ്കളാകും നാളേ

(കുന്നിമണി)

ചിത്രം
പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവ്

Babu Edakochi

കുളിരാട്ടുന്ന മാനത്ത്

കുളിരാട്ടുന്ന മാനത്ത് കിളി പാടുന്ന താഴത്ത്
മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞൂ മന്ദാരങ്ങൾ
നെഞ്ചിൽ കിനിഞ്ഞൂ തേൻ തുള്ളികൾ
കിളിവാതിൽ തുറന്നൊരു പൊൻപക്ഷി പോൽ
ഇനിയെൻ ഗാനമേ പോരൂ നീ

(കുളിരാട്ടുന്ന..)

ഉഴിയുന്ന നിറതാലം അഴകോലും നിറതാലം
അണിതിങ്കൾ തിരി നീട്ടി കണി കാണ്മൂ കതിർ മാനം
തളിർ നുള്ളി കതിർ നുള്ളി തളരും നിൻ വിരൽ മുത്താൻ
ഒരു കുമ്പിൾ കുളിരും കൊണ്ടൊരു കാറ്റിങ്ങലയുന്നൂ
ആരണ്യ ലാവണ്യമായ് ആരോമലെ പോരൂ നീ

(കുളിരാട്ടുന്നൂ...)

പദതാളം മുറുകുമ്പോൾ തുടി നാദം മുറുകുമ്പോൾ
ഒരു മിന്നൽക്കൊടി പോലെ ഒരു പൊന്നിൻ തിര പോലെ
നറുമുത്തിൻ ചിരി ചിന്നും ഒരു കന്നിമഴ പോലെ
ഇനി നൃത്തം തുടരില്ലേ ഇതിലേ നീ വരുകില്ലേ
ഈ വാനം ഈ ഭൂമിയും പാടുന്നിതാ പോരൂ നീ

(കുളിരാട്ടുന്ന..)

ചിത്രം
ഓളങ്ങൾ

382

കുട്ടി മുട്ടിയ കണ്ണ

കുട്ടി മുട്ടിയ കണ്ണ ചൊല്ലണ് കൂട്ട നിന്റെ ചൂട്
പണ്ട തൊട്ടിണച്ചണ്ട തേടണ് വണ്ടറിഞ്ഞ സ്വാദ് (2)
കുളിരിന്റെ ജ്വാലയിൽ കുതിരുന്ന രാവിതിൽ
കരളിന്റെ തോണിയിൽ പിടയുന്ന മീനുകൾ
അതു പൊള്ളിയെന്നോ ഉഹും
മതി വന്നുവെന്നോ ഉഹും
ഇണപോലെ തമ്മിൽ പങ്കിടണ്ടേ
ഈറൻ മാറാതെ (കുട്ടി മുട്ടിയ കണ്ണ)

ചൊല്ലാതെ എല്ലാം ചൊല്ലി ഉള്ളം കൊണ്ടേ നമ്മൾ
കൊല്ലാതെ കൊല്ലും നെഞ്ചിൻ തീയിൽ വിങ്ങി നമ്മൾ (2)
ഓളച്ചിന്നമോ തെളിയുന്നൊരെൻ മെയ്യിൽ
ഓടിക്കൂടി ഞാൻ ഞൊറി നൂറു നെയ്യില്ലേ
ജലവേളയിൽ ആടുംനീരിൽ
വലവീശുകയല്ലേ ചേലിൽ
താലിപ്പൂ മീനോ എന്നും സമ്മാനം (കുട്ടി മുട്ടിയ കണ്ണ)

വേകുന്ന മാറിൽ മഞ്ഞിൻ മുത്തം നീ തന്നില്ലേ
ഇന്നെന്റെ പൊക്കിൾ പൂവിൽ നീയോ തേനായില്ലേ (2)
പ്രേമത്തോപ്പിലോ മഴയായി വന്നു നീ
സ്നേഹപാട്ടിലോ പുഴയായി മാറി നീ
നനവുള്ളൊരു മെയ്യോ നിന്റെ
കനലുള്ളൊരു കൈയ്യോ നിന്റെ
ഒന്നിച്ചെന്നാലോ തോരാ തേന്മാരി
(കുട്ടി മുട്ടിയ കണ്ണ)

ചിത്രം
പുള്ളിപ്പുലികളും ആട്ടിൻകുട്ടിയും

Babu Edakochi

കുട്ടിൽ നിന്നും മേട്ടിൽ

കുട്ടിൽ നിന്നും മേട്ടിൽ വന്ന പൈങ്കിളിയല്ലേ
ഉവെളിച്ചം കോരി നിൽക്കും പൂക്കണിയല്ലേ
ആകാശം താഴുന്ന നീഹാരം ഉറുന്ന
കതിരൊളികൾ പടരുന്നു ഇരുളലകൾ അകലുന്നു
പുലർന്നു പുലർന്നു തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു
ചുവന്നു ഉടുത്ത മാനം നോക്കി

(കുട്ടിൽ)

ഈ വഴിയരികിൽ ഈ തിരുനടയിൽ (2)
പൊന്നിൻ മുകിൽ തരും ഇളം നിറം വാരിച്ചൂടി
മഞ്ഞിൻ ഉകിൽ പടം ഇട്ടും സുമതടങ്ങൾ പൂകി
മരന്ദകണങ്ങൾ ഒഴുക്കി മനസ്സിൽ
കുറിച്ചു തരുന്ന നിൻ സംഗീതം

(കുട്ടിൽ)

തേൻ കനിനിരകൾ തേനിതളണികൾ (2)
തെന്നൽ നറും നറും മലർ മണം എങ്ങും വിശി
കാതിൽ കളം കളം കുളിർ മൃദുസ്വരങ്ങൾ മൂളി
ആനന്ദപദങ്ങൾ കടന്നു അണഞ്ഞു പറഞ്ഞു തരുന്ന
നിൻ കിന്നാരം

(കുട്ടിൽ)

ചിത്രം
താളവട്ടം

Baby Edakochi

കുത്തമ്പലത്തിൽ

കുത്തമ്പലത്തിൽ വെച്ചോ കുറുമൊഴിക്കുന്നിൽ വെച്ചോ
കുപ്പിവള ചിരിച്ചുടഞ്ഞു നിന്റെ കുപ്പിവള ചിരിച്ചുടഞ്ഞു (2)
കുളപ്പുരക്കല്ലിൽ വെച്ചോ ഊട്ടുപുരയ്ക്കുള്ളിൽ വെച്ചോ
അരമണി നാണം മറന്നു നിന്റെ
അരമണി നാണം മറന്നു (കുത്ത)
നംതന നംതന നംതന നംതന തനതനനം തനതനനം
നംതന നംതന നംതന നംതന തനതനനം തനതനനം
നംതന നംതന നംതനനം
നംതന നംതന നംതനനം

പൂമാലക്കാവിലെ പൂരവിളക്കുകൾ നിൻ
ത്തുമുഖം കണ്ടു കൊതിച്ചു
പൊന്നെഴുത്താംചേലയുടെ
ഞൊറികളിൽ മുഖം ചായ്ച്ചു (2)
തെന്നലെന്റെ നെഞ്ചം തകർത്തു വീണ്ടും
തെന്നലെന്റെ നെഞ്ചം തകർത്തു
(കുത്ത)

ചേലൊത്ത കൈകളാൽ ഓട്ടുകൈ വട്ടകയിൽ
പായസം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ
നിന്റെ കളി ചുംബനത്താൽ ഹൃദയത്തിൻ സ്തുതി പെയ്തു (2)
പാൽമധുരം ചുണ്ടിൽ കിനിഞ്ഞു
ശൃംഗാര പാൽമധുരം ചുണ്ടിൽ കിനിഞ്ഞു
(കുത്ത)

ചിത്രം
അപ്പു

പാടിയത്
ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, സുജാത

രചന
കാവാലം

സംഗീതം
ജോൺസൺ

385
കൂവരംകിളിക്കൂട്

കൂവരംകിളിക്കൂട്...
കഥ കഥ കഥക്കിളിക്കൂട്...
തലമൂത്തൊരു കാർന്നോര്...
ഗമ കാട്ടണ കാർന്നോര്...
കിളിപ്പെണ്ണും കിളിമക്കളുമായ്
കൂട്ടുകൂട്ടി കാരണംകോട്ടേ ചക്കരമാവിൽ...
എന്നിട്ട്... എന്നിട്ട്... എന്നിട്ട്...
കാരണംകോട്ടേ ചക്കരമാവിൽ (കൂവരംകിളി...)

പച്ചിലയില്ലത്ത് ചിറകു വിരിച്ചുയരാം
ചെമ്മാനച്ചെരുവിൽ കൂകി വിളിച്ചലയാം
പറപറന്നുടലൊന്നു തളർന്നാൽ
മരമുകളില് ചേക്കയിരിക്കാം
ചിറകഴകിന് കോതിയൊതുക്കാം
കളകളമൊഴി കൂവിത്തെളിയാം
മക്കളേ കൊക്കിനുള്ളിൽ
കൊക്കുംവച്ച് കൊഞ്ചാം (കൂവരംകിളി...)

ഉയരം തേടുന്ന പിറവി മുതൽക്കെന്നും
പൊക്കമളക്കുന്ന കൊച്ചരിത്തുവലുമായ്
മഴമുകിലൊടു തൊട്ടു പറക്കാം
മഴവിൽക്കൊടി മുട്ടിയുരുമ്മാം
ഇരവുകളെ പാടിയുറക്കാം
പുലരികളെ ഉയിലുമുണർത്താം
വീഴുകിൽ താങ്ങുവാനീ
പൂവാമമ്മയില്ലേ (കൂവരംകിളി...)

ചിത്രം
കാറ്റത്തെ കിളിക്കൂടി

കൃഷ്ണതുളസി കതിരുകൾ

കൃഷ്ണതുളസി കതിരുകൾ
ചൂടിയൊരശ്രു കുടീരം ഞാൻ (2)
സപ്ത വർണ്ണ ചിറകു കരിഞ്ഞൊരു
സ്വപ്ന ശലഭം ഞാൻ
കൃഷ്ണതുളസി കതിരുകൾ ചൂടിയൊരശ്രു കുടീരം ഞാൻ

ആദി വസന്ത സ്മൃതികൾ പൂവിടും
ഏതോ ശാഖികളിൽ (2)
പാടും കുയിലേ... കുയിലേ...
പാടും കുയിലേ എനിയ്ക്കു നീയൊരു
വേദന തൻ കനി തന്നു
വെറുമൊരു വേദന തൻ കനി തന്നു
കൃഷ്ണതുളസി കതിരുകൾ
ചൂടിയൊരശ്രു കുടീരം ഞാൻ

പൂക്കുമൊലീവുകൾ മുന്തിരി വള്ളികൾ
കോർക്കും കണ്ണീർ മണികൾ
താലം നിറയെ ഒരുക്കി എൻ പ്രിയ
താപസി അരികിലിരിപ്പൂ (2)
എന്നെ നീ സഖി തഴുതിയുറക്കൂ...
കൃഷ്ണതുളസി കതിരുകൾ
ചൂടിയൊരശ്രു കുടീരം ഞാൻ

ചിത്രം
ഉൾക്കടൽ

BabuEdakochi

കൃഷ്ണപക്ഷക്കിളി

കൃഷ്ണപക്ഷക്കിളി ചിലച്ചു ഉം ഉം
കുളിച്ചു വാ പെൺപക്ഷീ കുളിച്ചു വാ
കുളിച്ചു വന്നാൽ ചൂടിക്കാം
കൊക്കു കൊണ്ടൊരു കുങ്കുമപ്പൂ
ഉം ഉം

(കൃഷ്ണ..)

മല്ലികാർജ്ജുന ക്ഷേത്രക്കുളങ്ങരെ മഞ്ഞുമൂടിയ കാവ്
മഞ്ഞു മൂടും കാവിനകത്തൊരു മന്ത്രമല്ലിക പൂവ്
പൂ നുള്ളാം പൂവിൽ മയങ്ങാം
ഒരു പൂവമ്പു കൊള്ളുമ്പോൾ പേടിക്കുമോ
പെണ്ണു പേടിക്കുമോ

(കൃഷ്ണ...)

വെള്ളിമാമലതാഴ്വരക്കക്കരെ
ചില്ലു മേഞ്ഞൊരു വീട്
ചില്ലു മേഞ്ഞൊരു വീടിനകത്തൊരു
ചിത്ര വർണ്ണ തേര്
തേൻ തെളിക്കാം തേരിലുറങ്ങാം
ഒരു കാരിയം ചോദിച്ചാൽ നാണിക്കുമോ
പെണ്ണു നാണിക്കുമോ

(കൃഷ്ണ...)

ചിത്രം
നഖങ്ങൾ

പാടിയത് ജയചന്ദ്രൻ	രചന ബി.ആർ. പ്രസാദ്	സംഗീതം അൽഫോൺസ് ജോസഫ്

388

കേര നിരകളാടും

കേര നിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരു തീരം
പുഴയോരം കള മേളം കവിത പാടും തീരം
കായലലകൾ പുൽകും തണവലിയുമീറൻ കാറ്റിൽ
ഇള ഞാറിൻ ഇലയാടും കുളിരുലാവും നാട്
നിറപൊലിയേകാമെൻ അരിയ നേരിന്നായ്
പുതു വിള നേരുന്നൊരിനിയ നാടിതാ
പാടാം കുട്ടനാടിന്നീണം
തെയ് തെയ് തിത്തെയ് താരാ
തെയ് തെയ് തിത്തെയ് താരാ
കന്നോട്ട തരിയുഴും മണ്ണുതിരും മണമോ
പെണ്ണിന്റ വിയർപ്പാലേ മധുമണമോ
ഞാറ്റോല പച്ചവള പൊന്നുംതെളി കൊലുസ്സ്
പെണ്ണിവൾ കള മാറ്റും കളമൊഴിയായ്
കൊറ്റികൾ പകൽ നീളെ കിനാക്കാണും
മൊട്ടിടും അനുരാഗ കരൾ പോലെ
മണ്ണിനും ഇവൾ പോലെ മനം തുടിക്കും
പാടാം.. കുട്ടനാടിന്നീണം (കേര നിരകളാടും)

പൊന്നാര്യൻ കതിരിടും സ്വർണ്ണമണി നിറമോ
കണ്ണിന്റ കണിയാകും നിറപറയോ
പെണ്ണാള്ള കൊയ്ത്തുവരും കറ്റ നിറപൊലിയായ്
നെല്ലറ നിറയേണം മനസ്സുപോലെ
ഉത്സവ തുടി താള കൊടിയേറ്റം
മത്സര കളിവള്ള തിരയോട്ടം
പെണ്ണിന്റ മനമാകെ തകിലാട്ടം
പാടാം... കുട്ടനാടിന്നീണം (കേര നിരകളാടും)

ചിത്രം
ജലോത്സവം

Babu Edakochi

കേരളം..കേരളം

കേരളം..കേരളം..
കേളികൊട്ടുയരുന്ന കേരളം..
കേളീകദംബം പൂക്കും കേരളം
കേരകേളീസദനമാം എൻ കേരളം...

പൂവണി പൊന്നും ചിങ്ങപ്പൂവിളി കേട്ടുണരും
പുന്നെല്ലിൻ പാടത്തിലൂടെ...
മാവേലിമന്നന്റെ മാണിക്യത്തേരുവരും
മാനസപ്പൂക്കളങ്ങളാടും..ആടും...

(കേരളം)

നീരദമാലകളാൽ പൂവിടും മാനം കണ്ട്
നീളാനദീ ഹൃദയം പാടും....
തോണിപ്പാട്ടലിയുന്ന കാറ്റത്തു തുള്ളുമോളം
കൈകൊട്ടിപ്പാട്ടുകൾതൻ മേളം... മേളം...

(കേരളം)

ചിത്രം
മിനിമോൾ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
സലിൽ ചൗധരി

390

കേളീ നളിനം വിടരുമോ

കേളീ നളിനം വിടരുമോ
ശിശിരം പൊതിയും കുളിരിൽ നീ...
വ്രീളാവതിയായ് ഉണരുമോ
മയങ്ങും മനസ്സിൻ സരസ്സിൽ നിൻ
കേളീ നളിനം വിടരുമോ ...

നിശാ നൃത്ത സോപാനത്തിൽ
തുഷാരാർദ്ര ശിൽപ്പം പോലെ
ഒരിക്കൽ ഞാൻ കണ്ടു നിന്നെ
ഒരു വജ്ര പുഷ്പം പോലെ
തുടുത്തുവോ തുടിച്ചുവോ തളിർത്ത നാണം
വിടരുമോ ശിശിരം പൊതിയും കുളിരിൽ നീ..
വ്രീളാവതിയായ് ഉണരുമോ
മയങ്ങും മനസ്സിൻ സരസ്സിൽ നിൻ
കേളീ നളിനം വിടരുമോ..

മറന്നുവോ ഹംസഗീതം മദാലസ നൃത്ത ഗീതം
മറന്നുവോ ഹംസഗീതം മദാലസ നൃത്ത ഗീതം
മനസ്സുണർത്താൻ വന്ന മായാ മേനകേ
ഇതാണെന്റെ പ്രേമകുടീരം ശതാവരി ചിത്രകുടീരം
ഇണ ചേരും ആശ്ലേഷത്തിൻ
ഇളം മണ്ണ പൂത്ത കുടീരം
ഇവിടെ നിൻ പാദസരം കിലുങ്ങുകില്ലേ
വിടരുമോ ശിശിരം പൊതിയും കുളിരിൽ നീ..
വ്രീളാവതിയായ് ഉണരുമോ
മയങ്ങും മനസ്സിൻ സരസ്സിൽ നിൻ
കേളീ നളിനം വിടരുമോ..

ചിത്രം
തുലാവർഷം

Babu Edakochi

കേവല മർത്യ ഭാഷ

കേവല മർത്യ ഭാഷ കേൾക്കാത്ത
ദേവദൂതികയാണു നീ...ഒരു
ദേവദൂതികയാണു നീ... (2)

ചിത്രവർണ്ണങ്ങൾ നൃത്തമാടും നിൻ
ഉൾപ്രപഞ്ചത്തിൻ സീമയിൽ (2)
ഞങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത പാട്ടിലെ
സ്വരവർണ്ണരാജികൾ ഇല്ലയോ ഇല്ലയോ ഇല്ലയോ

(കേവല)

അന്തരശ്രു സരസ്സിൽ നീന്തിടും.
ഹംസഗീതങ്ങൾ ഇല്ലയോ
ശബ്ദസാഗരത്തിൻ അഗാധ -
നിശ്ശബ്ദ ശാന്തത ഇല്ലയോ ഇല്ലയോ ഇല്ലയോ

(കേവല)

ചിത്രം
നവക്ഷതങ്ങൾ

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
രഘുകുമാർ

Babu Edakochi

കൈകുടന്ന നിറയെ

കൈകുടന്ന നിറയെ തിരുമധുരം തരും
കുരുന്നിളം തുവൽ കിളിപാട്ടുമായ്
ഇതളടർന്ന വഴിയിലൂടെ വരുമോ വസന്തം (2)

(കൈക്കുടന്ന..)

ഉരുകും വേനൽപ്പാടം കടന്നെത്തുമീ
രാത്തിങ്കളായ് നീയുദിക്കേ (2)
കനിവാർന്ന വിരലാൽ അണിയിച്ചതാരീ (2)
അലിവിന്റെ കുളിരാർന്ന ഹരിചന്ദനം

(കൈക്കുടന്ന..)

മിഴിനീർ കുടമുടഞ്ഞൊഴുകിവീഴും
ഉൾപ്പൂവിലെ മൌനങ്ങളിൽ (2)
ലയവീണയരുളും ശ്രുതി ചേർന്നു മൂളാം (2)
ഒരു നല്ല മധുരാഗ വരകീർത്തനം

(കൈക്കുടന്ന..)

ചിത്രം
മായാമയൂരം

പാടിയത്
രാധികാ തിലക്

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
പെരുമ്പാവൂർ ജി.രവീന്ദ്രനാഥ്

393

കൈതപ്പൂ മണമെന്തേ

കൈതപ്പൂ മണമെന്തേ ചഞ്ചലാക്ഷീ
ഇന്നു നിൻ മാരൻ വന്നോ മധുരം തന്നോ (2)
ആതിരക്കുളിരിൽ പോലും മനസ്സിൽ ചൂട്
കൊഞ്ചും കുയിൽ പോലെ കവിത പാട്
മൃദു മധുമൊഴി [കൈതപ്പൂ]
ഉം ...ഉം ഉം ഉം... ഉം ഉം ഉം ... ഉം ഉം ഉം..

മാരൻ നിന്നെ ചുംബിച്ചിട്ടോ താംബൂലം കൊണ്ടോ
മഞ്ജുവാണീ നിനക്കിന്നു ചൊടി ചുവന്നു (2)
സ്വപ്നം കണ്ടു കിടന്നിട്ടോ വിരഹം കൊണ്ടോ
ഉറക്കച്ചടവിനാൽ നിൻ മിഴി തളർന്നു
ഇന്ദിര പാർക്കും മന്ദിരമല്ലേ
നന്ദകുമാര വിശാല ഹൃദന്തം
നീയതു പോയ് സഖി താമസമാക്കുക
നിന്നുടെ മാരമനസ്സിലൊളിക്കുക [കൈതപ്പൂ]
അ.. അ അ അ.. അ അ അ അ അ..
ഉം ഉം ഉം ഉം .. ഉം ഉം ഉം ഉം

മങ്കമാർ കൂടി ഒന്നായ് ഊഞ്ഞാലിലാടി
കണ്ണനെത്തേടി രാധ കാകളി പാടി (2)
ധനുക്കുളിരിൽ ധനുസ്സെടുത്തു
ധനുക്കുളിരിൽ ധനുസ്സെടുത്തു മണിമലരമ്പൻ
പ്രമദവനം പ്രണയപ്പൂവിൻ പരിമളം ചൂടി
അന്നക്കിളി ചിന്നക്കിളി താളത്തിൽ മേളത്തിൽ
കുമ്മിയടിക്കാൻ വാ
അന്നക്കിളി ചിന്നക്കിളി താളത്തിൽ മേളത്തിൽ
കുമ്മിയടിക്കാൻ വാ.. [കൈതപ്പൂ]

ചിത്രം
സ്നേഹം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	കൈതപ്രം വിശ്വനാഥ്

394

കൈയ്യെത്തും ദൂരെ

കൈയ്യെത്തും ദൂരെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം
മഴവെള്ളം പോലെ ഒരു കുട്ടിക്കാലം (2)
ആടി കാറ്റായോ പായും പ്രായം (2)
അമ്മക്കിളിയുടെ ചിറകിലൊതുങ്ങും പ്രായം
അരയാലിലയായ് നാമം ചൊല്ലും പ്രായം
(കൈയ്യെത്തും...)

അന്ന കണ്ടതെല്ലാം ഇന്നുമുണ്ട് കണ്ണിൽ
അന്ന കേട്ടതെല്ലാം ഇന്നുമുണ്ട് കാതിൽ
മറക്കുവതെങ്ങനെ ആ മലർ വസന്തം (2)
അന്നെന്റെ മാനസജാലകവാതിലിൽ (2)
മുട്ടി വിളിച്ചൊരു പെണ്മുഖമിന്നും ഓർക്കുന്നു ഞാൻ

(കൈയ്യെത്തും...)

വൃശ്ചികരാവിൻ മച്ചകത്തന്ന ഞാൻ
കണി കണ്ട ചന്ദ്രിക മായാതെ നില്പൂ
ആദ്യാനുരാഗമായുണർന്നു നില്പൂ (2)
ഒരിക്കലും മായാത്തൊരിന്ദ്രധനുസ്സു പോൽ (2)
അമ്മയെന്നിലെ എന്നിലിരിപ്പൂ അനുഗ്രഹമായ്

(കൈയ്യെത്തും...)

ചിത്രം
ഏകാന്തം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ജാനകി	ബിച്ചു തിരുമല	ഇളയരാജ

395

കൊഞ്ചി കരയല്ലേ

കൊഞ്ചി കരയല്ലേ മിഴികൾ നനയല്ലേ
ഇളമനമുരുകല്ലേ (2)
ഏതോ മൌനം എങ്ങോ തേങ്ങും
കഥ നീ അറിയില്ലയോ...
കൊഞ്ചി കരയല്ലേ മിഴികൾ നനയല്ലേ ഇളമനമുരുകല്ലേ
പവിഴങ്ങൾ പൊഴിയുന്ന മനസെങ്കിലും
കഴിയുന്നതൊരു കൂട്ടിൽ നീ
ചുവരിന്ദ്രനീലങ്ങൾ ആണെങ്കിലും
ചിറയാണതറിയുന്നു നീ
നോവിൻ മൌനം നിറയുമ്പോഴും
നാവിൽ ഗാനം പൊഴിയുന്നല്ലോ
അത് കേൾക്കെ ഇടനെഞ്ചിൽ
അറിയാതെ ഒരു കൊച്ചു
നെടുവീർപ്പിലുരുകുന്നു ഞാനും (കൊഞ്ചി)

ഒരു ഗദ്ഗദം പോലെ അനുഭൂതിയിൽ
പൊഴിയുന്ന കുളിരോർമ നീ
ശ്രുതിസാഗരത്തിന്റെ ചുഴിയിൽ സ്വയം
ചിതറുന്ന സ്വരബിന്ദു നീ
മോഹം മൂടും ഹൃദയാകാശം
മൂകം പെയ്യും മഴയല്ലോ നീ
മഴയേറ്റു നനയുന്ന മിഴിവഞ്ചി ഉഴയുന്ന
ചിറകുള്ള മലരാണെന്നുള്ളം (കൊഞ്ചി)

ചിത്രം
പൂമുഖപ്പടിയിൽ നിന്നെയും കാത്ത്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
വിജയ് യേശുദാസ്, ശ്വേത മോഹൻ	ലോഹിതദാസ്	എം.ജയചന്ദ്രൻ

396

കോലക്കുഴൽ വിളി

കോലക്കുഴൽ വിളി കേട്ടോ രാധേ എൻ രാധേ....
കണ്ണനെന്നെ വിളിച്ചോ രാവിൽ ഈ രാവിൽ..
പാൽനിലാവു പെയ്യുമ്പോൾ പൂങ്കിനാവു നെയ്യുമ്പോൾ
എല്ലാം മറന്നു വന്നു ഞാൻ നിന്നോടിഷ്ടം കൂടാൻ
(കോലക്കുഴൽ)

ആൺകുയിലേ നീ പാടുമ്പോൾ പ്രിയതരമേതോ നൊമ്പരം
ആമ്പൽപ്പൂവേ നിൻ ചൊടിയിൽ
അനുരാഗത്തിൻ പൂമ്പൊടിയോ.
അറിഞ്ഞുവോ വനമാലീ നിൻ
മനം കവർന്നൊരു രാധിക ഞാൻ
ഒരായിരം മയിൽപ്പീലികളായ്
വിരിഞ്ഞുവോ എൻ കാമനകൾ
വൃന്ദാവനം രാഗസാന്ദ്രമായ് യമുനേ നീയുണരൂ....
(കോലക്കുഴൽ)

നീയൊരു കാറ്റായ് പുണരുമ്പോൾ
അരയാലിലയായ് എൻ ഹൃദയം...
കൺമുനയാലേ എൻ കരളിൽ
കവിത കുറിക്കുകയാണോ നീ
തളിർത്തുവോ നീല കടമ്പുകൾ
പൂ വിടർത്തിയോ നിറ യൗവനം..
അണഞ്ഞിടാം ചിത്രപതംഗമായ്
തേൻ നിറഞ്ഞുവോ നിൻ അധരങ്ങൾ
മിഴിപൂട്ടുമോ മധുചന്ദ്രികേ പരിണയ രാവായി
(കോലക്കുഴൽ)

ചിത്രം
നിവേദ്യം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എം.ജി.ശ്രീകുമാർ	പി.കെ.ഗോപി	ജോൺസൺ

397

ഖൽബിലൊരൊപ്പന

ഖൽബിലൊരൊപ്പനപാട്ടുണ്ടോ കൈയ്യില് മുന്തിരിച്ചാറുണ്ടോ (2)
ഇസത്തിന്റെ ഹിക്'ർമത്തിൽ അള്ളാനെ മറന്നിട്ട്
തലപ്പാവ് വെച്ചോരെ, പുത്തൻ തലപ്പാവ് വെച്ചോരെ
സക്കാത്ത് നൽകാത്ത നിസ്കാരത്തയമ്പിന് പടച്ചോൻ കാണൂല്ല,
നമ്മടെ പടച്ചോൻ കാണൂല്ല
ഹോയ് ഖൽബിലൊരൊപ്പനപാട്ടുണ്ടോ കൈയ്യില് മുന്തിരിച്ചാറുണ്ടോ

പെരുമേന്റെ പേരില് സുകിലിന് പോകാതെ (2)
സുഖിക്കാൻ കൊതിച്ചോരെ
മണിമാളികവെച്ച് പൊറകണ്ട് നിത്യേന പെരുന്നാളുണ്ടോരെ
ഹാ പെരുമേന്റെ പേരില് സുകിലിന് പോകാതെ
സുഖിക്കാൻ കൊതിച്ചോരെ
മണിമാളികവെച്ച് പൊറകണ്ട് നിത്യേന പെരുന്നാളുണ്ടോരെ
പത്തിരി പഴംപൊരി നെയ്യ്ച്ചോറ് അരിപ്പൊരി അവിലേസൽഗോരി
മതിമറന്നടിച്ചിട്ട് കലപിലചിലച്ചിട്ട്
കൊയകൊയ നടക്കണ കോജ്ജാത്തി
നിങ്ങടെ കിന്നരിക്കസവുതട്ടം ഉന്നിയ ഉശികളേതാണ്
ഉന്നിയ ഉശികളേതാണ് (ഖൽബിലൊരൊപ്പന)

അഴക്കുള്ള മൊകറിന്മേൽ അത്തറുപൂശിയ മരമണ്ടൻ മണവാളൻ
അടിമുടി പവനണിഞ്ഞരികത്തുകൊഞ്ചണ പുതുമൊഞ്ച് കൊതിച്ചല്ലൊ (2)
കരിമിഴിയിളകിയ നേരത്ത് ആ..പെടപെടപെടച്ചവനോടിപ്പോയ്
ചിറകടിച്ചിളകിയ കസ്തൂരിപ്പൈങ്കിളി മണിയറക്കൂട്ടീന്ന് പറന്നേപോയ്
അങ്ങനെ ഞമ്മടെ പുയ്യാപ്ല മുങ്ങിയ കടവുകളേതാണ്
മുങ്ങിയ കടവുകളേതാണ് (ഖൽബിലൊരൊപ്പന)
ഇസത്തിന്റെ ഹിക്'ർമത്തിൽ അള്ളാനെ മറന്നിട്ട് തലപ്പാവ് വെച്ചോരെ,
പുത്തൻ തലപ്പാവ് വെച്ചോരെ
സക്കാത്ത് നൽകാത്ത നിസ്കാരത്തയമ്പിന്
പടച്ചോൻ കാണൂല്ല, നമ്മടെ പടച്ചോൻ കാണൂല്ല
ഹോയ് ഖൽബിലൊരൊപ്പനപാട്ടുണ്ടോ
കൈയ്യില് മുന്തിരിച്ചാറുണ്ടോ

ചിത്രം
നാരായം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
കൈലാസ് ഖേർ	സജത് ഫർഹാദ്	സജത് ഫർഹാദ്

398

ഖുദാ സേ മന്നത്ത്

ഓ.. യേ..
ഖുദാ സേ മന്നത്ത് ഹെ മേരി..
ലൗടാ ദേ ജന്നത്ത് വോ മേരി..(2)
വോ അമൻ.. വോ ചമൻ.. കാ നസാരാ..(2)
ഓ ഖുദാ യാ.. ലൗടാ ദേ.. കശ്മീർ ദൊബാരാ..(2)
മേരി രൂഹ് കീ തസ്‌വീർ മേരാ കശ്മീർ ...
ഓ ഖുദാ യാ.. ലൗടാ ദേ.. കശ്മീർ ദൊബാരാ..(2)
ചാരോം തരഫ് തൊ പെഹലേ.. സുകൂൻ ഹി സുകൂൻ ഥാ..
ആവാം കോ വതൻ സേ.. ഇഷ്ക് കാ ജുനൂൻ ഥാ..
അബ് യഹാം കട്ല് ഹേ.. അബ് വഹാം ഖൂന് ഹേ..
മേരി ഓലാദ് മേരെ കശ്മീർ സേ.. മെഹ്റൂം ഹെ മെഹ്റൂം ഹേ
മെഹ്റൂം ഹെ മെഹ്റൂം ഹേ
മേരാ കശ്മീർ സവാരാ ക്യോം... ഓ...
മേരാ കശ്മീർ സവാരാ ക്യോം...
ജബ് ഇസ്കോ യൂൻ ഉജഡ്നാ ഥാ
ഖുഷ്നുമാൻ മൻജർ.. പേ ഖൻജർ ക്യോം ചലയാ(4)
ഓ ഖുദാ യാ.. ലൗടാ ദേ.. കശ്മീർ ദൊബാരാ..(2)
മേരി രൂഹ് കീ തസ്‌വീർ .. മേരാ കശ്മീർ... ഓ...
ചാഹേ കഫൻ കാ ജോഡാ.. മുഝ്കോ പെഹനാ ദേ തു
മേരേ ബച്ചേ കോ വോ ജന്നത്ത് വോ.. കശ്മീർ ദിഖാ ദേ തു
വോ മേരാ ഗുലിസ്താ.. ബൻഗയാ ഷംഷാൻ
യെഹാം മൗത്ത് കീ ദെഹലീസ് പേ.. ഖടാ ഹേ ഹർ ഇൻസാൻ..
ഖടാ ഹേ ഹർ ഇൻസാൻ..
തമൻനാ ഹേ ഗുസാരിഷ് ഹേ..
ദർദ് യെ ദിൽ കി ഖ്വായിഷ് ഹേ..(2)
ദൂബ്തീ കഷ്തീ കോ ദിലാ ദേ തു കിനാരാ..
ഓ ഖുദാ യാ.. ലൗടാ ദേ.. കശ്മീർ ദൊബാരാ..
മേരാ കശ്മീർ... മേരാ കശ്മീർ...(3)
ഓ... മേരാ.. കശ്മീർ...

ചിത്രം
കീർത്തിചക്ര

BabuEdakochi

ഗംഗാ യമുനാ

ഗംഗാ യമുനാ സംഗമ സമതല ഭൂമി
സ്വർഗ്ഗീയ സുന്ദര ഭൂമി
സ്വതന്ത്ര ഭാരത ഭൂമി (ഗംഗാ..)

കന്യാകുമാരി തിരമാലകളിൽ
തൃക്കാൽ കഴുകും ഭൂമി (2)
വിന്ധ്യ ഹിമാലയ കുലാചലങ്ങളിൽ
വിളക്കു വെയ്ക്കും ഭൂമി
വിളക്കു വെയ്ക്കും ഭൂമി (ഗംഗാ..)

പുതിയൊരു ജീവിത വേദാന്തത്തിൽ
പുരുഷ സൂക്തം പാടി
ഇവിടെ നടത്തുകയല്ലോ നാമൊരു
യുഗപരിവർത്തന യാഗം
യുഗപരിവർത്തന യാഗം (ഗംഗാ..।

ഈ യാഗശാല തകർക്കാനെത്തും
സായുധ പാണികളേ
കൈയ്യിലുയർത്തിയ ഗാണ്ഡീവവുമായ്
വരുന്നു ഭാരത പൗരൻ
വരുന്നു ഭാരത പൗരൻ (ഗംഗാ..।)

ചിത്രം
ഹോട്ടൽ ഹൈറേഞ്ച്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

400

ഗംഗേ..തുടിയിൽ

ഗംഗേ......തുടിയിൽ ഉണരും ത്രിപുട കേട്ടു
തുയിലുണർന്നു പാടിയെന്റെ നടന മണ്ഡപം തുറന്നു വാ
സൂര്യനാളമൊരു സ്വരമഴയുടെ തിരി-
മന്ത്ര തീർത്ഥമൊഴുകിയ പുലരിയിൽ
അനുരാഗമാർന്ന ശിവ ശൈലശൃംഗ-
മുടി നേടി വന്ന പുരുഷാർത്ഥ സാര ശിവ ഗംഗേ
തുടിയിൽ ഉണരും ത്രിപുട കേട്ടു തുയിലുണർന്നു പാടിയെന്റെ
നടന മണ്ഡപം തുറന്നു വാ
ഗംഗേ... ഗംഗേ... ഗംഗേ...ഗംഗേ...(ഗംഗേ...)

മാംഗല്ല്യ മണികുങ്കുമം നിനക്കായ്
മാലേയ സന്ധ്യയൊരുക്കി (2)
കാർകുന്തൽ ചുരുളിലരിയ വര വാർതിങ്കൾ തുളസി തിരുകിയൊരു
ശ്രീരാഗ ശ്രുതിയിൽ അലിയ ഒരു വരമൊഴി പാർവതി നീ
പൂ നിലാവിൻ ആട്ടം അരളിമരം പോലെ (ഗംഗേ ...)

ഏകാന്ത പദയാത്രയിൽ മനസ്സിന്റെ
മൺ കൂട്ട പിന്നിൽ വെടിഞ്ഞു (2)
നിൻ പാട്ടിൻ പ്രണയ മഴയിൽ ഒരു
വെൺപ്രാവായ് ചിറകു കുടയുമിരു-
പൊൻതുവൽ പകലിൽ എരിയുമൊരു കനലിനു കാവലുമായ്
വെൺ പ്രാവായ് ചിറകു കുടയുമിരു പൊൻതുവൽ
പകലിൽ എരിയുമൊരു കനലിനു കാവലുമായ്
ഞാൻ തിരഞ്ഞതെന്റെ ജപലയ ജലതീർത്ഥം
സൂര്യനാളമൊരു സ്വരമഴയുടെ തിരി-
മന്ത്ര തീർത്ഥമൊഴുകിയ പുലരിയിൽ
അനുരാഗമാർന്ന ശിവ ശൈലശൃംഗമുടി-
നേടി വന്ന പുരുഷാർത്ഥ സാര ശിവ ..(ഗംഗേ ...)

ചിത്രം
വടക്കുംനാഥൻ

Babu Edakochi

ഗോപാംഗനേ ആത്മാവിലെ

നിസ... സഗമപനിസഗ...
മഗസനിസ പനിമപ ഗമപനിസനിപമ
ഗമപമ ഗപമഗ സനിസപ നിസമഗ - സഗ
ഗോപാംഗനേ ആത്മാവിലെ സ്വരമുരളിയിലൊഴുകും
സാരംഗയിൽ പാലോലുമെൻ
വരമംഗള കലികേ
രാധികേ വരൂ വരൂ നിലാവിൻ പാൽവള്ളിയിലാടാൻ
ഓമനേ വരൂ വരൂ
വസന്തം പൂന്തേൻ ചോരാറായ്
കരവീരത്തളിരിതളിൽ മാകന്ദപ്പൊന്നിലയിൽ
രാസലോല യാമമാകെ - തരളിതമായ്
(ഗോപാംഗനേ)

നീലാംബരിയിൽ താനാടും വൃന്ദാവനികൾ പൂക്കുമ്പോൾ
ഇന്നെൻ തോഴീ ഹൃദയം കവിയും
ഗാനം വീണ്ടും പാടാം ഞാൻ
കാളിന്ദിയറിയുന്ന ശൃംഗാരവേഗങ്ങളിൽ
(ഗോപാംഗനേ)

മാധവമാസം നിറമേകും യമുനാപുളിനം കുളിരുമ്പോൾ
ഇന്നെൻ തോഴീ അകലെ സഖികൾ
മുത്തും മലരും തേടുമ്പോൾ
ആരോരുമറിയാത്ത കൈവല്യമേകാം വരൂ
(ഗോപാംഗനേ)

ചിത്രം
ഭരതം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	സ്വാതിതിരുനാൾ	എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

402

ഗോപാലക പാഹിമാം

ഗോപാലക പാഹിമാം അനിശം രതമയീ
ഗോപാലക പാഹിമാം അനിശം പദരതമയീ
ഗോപാലക പാഹിമാം അനിശം തവപദരതമയീ
ഗോപാലക പാഹിമാം അനിശം അനിശം അനിശം
പാപ വിമോചന പവിധരാദിനത പദ പല്ലവ
താനാതിരി ജംതരി ഉതരിത തിത്തിലാന തിലനാ തനതരി
തിതാകിടതക ജംജം തിതാകിടതക ജംജം
തിതാകിടതക ജംജം (ഗോപാലക)

സാധുകഥിതമൃദുശന സരോഷാഭീതമാതൃ വീക്ഷിത
ഭൂധര ജലനിധിമുഖ ബഹുവിധ
ഭുവനജാല ലളിതമുഖാംബുജ
താനാതിരി ജംതരി ഉതരിത
തിത്തിലാന തിലനാതനതരി
തിതാകിടതക ജംജം തിതാകിടതക ജംജം
തിതാകിടതക ജംജം (ഗോപാലക)

സാരസഭവ മദകര സതീർത്ഥ്യ ദീന ഭൂസുരാർപ്പിത (സാരസ)
പാരരഹിത ധനജയ നിരുപമ പതകരാജരഥ കമലാവര
താനാതിരി ജംതരി ഉതരിത തിത്തിലാന തിലനാതനതരി
തിതാകിടതക ജംജം തിതാകിടതക ജംജം
തിതാകിടതക ജംജം (ഗോപാലക)
സാ രസ രസ സുവചന സരോജനാഭ ലോകനായക(2)
ഭൂരികരുണ തനുജിത മനസിജ ഭുജകരാജശയനാ..
ഹരേ...ഏ ..
ഭൂരികരുണ തനുജിത മനസിജ
ഭുജകരാജ ശയനാ
മുരശാസന (ഗോപാലക)

ചിത്രം
രാക്കുയിലിൻ രാഗസദസ്സിൽ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ജോൺസൺ

403

BabuEdakochi

ഗോപാലഹൃദയം

ആ...ആ...ആ...
സഗമപനിസാ..നി..സഗമപനിധാ...പാ...
നിസഗമപനിധാ...
ഗോപാലഹൃദയം പാടുന്ന നേരം
കാളിന്ദി പോലും ശ്രുതി ചേർന്നു പോയ്
കാണുമതെല്ലാം മായാപ്രകൃതീഭാവം... പ്രണയതരളം
(ഗോപാലഹൃദയം)

പരിഭവമോ പറയൂ രാധേ
കടമിഴിയിൽ ലീലാമാധവമോ (പരിഭവമോ)
നിന്റെ മനോഹരസോമലതാഗൃഹം ((നിന്റെ)
തുറന്നു തരൂ വീണ്ടും
നീയെൻ രാഗോന്മാദം (ഗോപാലഹൃദയം)

കവിളിണയിൽ പുളകം ചൂടി
പ്രിയസഖി നീ എന്നിൽ ചേർന്നണയൂ
കവിളിണയിൽ...
കവിളിണയിൽ പുളകം ചൂടി
പ്രിയസഖി നീ എന്നിൽ ചേർന്നണയൂ
നീയില്ലയെങ്കിലീ ഗോപകുമാരന്റെ
അനുരാഗം വെറുതേ
പാടൂ നീയെൻ ഗോപികേ (ഗോപാലഹൃദയം)

ചിത്രം
കല്യാണസൗഗന്ധികം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	കൈതപ്രം

ഗോപാലികേ നീ

ഗോപാലികേ നീ കണ്ടുവോ
മായാവിയാം എൻ മണിവർണ്ണനെ
(ഗോപാലികേ)
ലീലയാടുമാ ഗോപബാലനെ കണ്ടുവോ മാലിനീ
നീ കണ്ടുവോ രാധികേ (ലീലയാടുമാ)
(ഗോപാലികേ)
തായാടുമമ്പാടി കരുമാടിയെ
ഇനിയെന്തു ചെയ്യേണ്ടു ഞാൻ (തായാടും)
കലഹമോടൊന്നു കൈപിടിക്കുകിൽ കുതറിയോടിയകലും
പൂങ്കുടിലിനുള്ളിൽ മറയും.
ഒന്നു തൊടുമ്പോൾ പൂവായ് മാറും പീലിക്കതിരായ് ആടും
അവനോലക്കിളിയായ് പാടും
(ഗോപാലികേ)
കാളിന്ദി അഴകോലും കളിത്തോഴി
കാട്ടു മുളംതണ്ടു കളിത്തോഴൻ (കാളിന്ദി)
കപടവേഷങ്ങൾ ഇളകിയാടുമെൻ യാദവാങ്കണത്തിൽ
അവൻ സൂത്രധാരനല്ലോ
മായപ്പൊന്മാനായ് അവനോടും
പൊന്മയിലായ് നടമാടും
തെന്നൽ പീതാംബരമവനണിയും
പപപപ മപനിനിപമ നിപമപ ഗഗഗ -
ഗമരിസ രി പരി
ഗമധനി സസസസ നിസരിസ നിസരിസ നിസരി-രിരി
സരിഗ-ഗഗ ഗമരി-രിരി
നിരിസ..........(ഗോപാലികേ)

ചിത്രം
താലോലം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ചിത്ര	കൈതപ്രം	രവീന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

ഗോപികാവസന്തം തേടി

ഗോപികാവസന്തം തേടി വനമാലീ
നവനവ ഗോപികാവസന്തം തേടീ വനമാലീ
എൻ മനമുരുകും... വിരഹതാപമറിയാതെന്റെ

(ഗോപികാവസന്തം)

നീലമേഘം നെഞ്ചിലേറ്റിയ-
പൊൻതാരകമാണീ രാധ
അഴകിൽ നിറയും അഴകാം നിൻ
വ്രതഭംഗികളറിയാൻ മാത്രം

(ഗോപികാവസന്തം)

നൂറുജന്മം നോമ്പുനോറ്റൊരു
തിരുവാതിരയാണീ രാധ
അലിയും തോറും അലിയും എൻ
പരിഭവമെന്നറിയാതെന്റെ

(ഗോപികാവസന്തം)

ചിത്രം
ഹിസ് ഹൈനസ് അബ്ദുള്ള

Babu Edakochi

ഗോപികേ നിൻ വിരൽ

ഗോപികേ നിൻ വിരൽ തുമ്പുരുമ്മി വിതുമ്പി
വീണയോ ഹൃദയമോ തേനഞ്ചി തേങ്ങി

(ഗോപികേ...)

ആവണിത്തെന്നലിൽ ആട്ടുമൂഞ്ഞാലിൽ
അക്കരെ ഇക്കരെ എത്ര മോഹങ്ങൾ
കൈനീട്ടി പൂവണിക്കൊമ്പിൽ തുഞ്ചമാട്ടി
വർണ്ണവും ഗന്ധവും അലിയും തേനരുവിയിൽ
ആനന്ദം ഉന്മാദം

(ഗോപികേ...)

എൻ മനം പൂർണ്ണമായ് പാനഭാജനമായ്
തുമ്പി നീ ചുറ്റിനും തുള്ളിയിളകുമ്പോൾ
കാതിൽ നീ ലോലമായ് മൂളും മന്ത്രം കേട്ടു
നിത്യമാം നീലിമ മനസ്സിൽ രതിയുടെ
മേഘങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ

(ഗോപികേ...)

ചിത്രം
കാറ്റത്തെ കിളിക്കൂടി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	രവീന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

ഗോപികേ ഹൃദയമൊരു

ഗോപികേ ഹൃദയമൊരു വെൺശംഖു പോലെ
തീരാ വ്യഥകളിൽ വിങ്ങുന്നുവോ
ഏതോ വിഷാദമാം സ്നേഹാർദ്ര സാഗരം
ഉരുകീ നിന്റെ കരളിൽ

(ഗോപികേ..)

ഏതോ വിഭാതം പാടും സോപാന ഗാനം പോലെ
ഗന്ധർവ്വ ഹൃദയം മീട്ടും ഹിന്ദോള രാഗം പോലെ
പ്രണയാർദ്രമായീ നിൻ മാനസം
ഒരു പൂർണ്ണ ചന്ദ്രോദയം കടലിന്റെ അലമാലയെ
പുണരുന്ന പോലെ സ്വയം മറന്നുവോ

(ഗോപികേ...)

ധ്യാനിച്ചു നിൽക്കും പൂവിൽ
കനൽ മിന്നൽ ഏൽക്കും രാവിൽ
ഗാനം ചുരത്തും നെഞ്ചിൻ മൃദുതന്ത്രി തകരും നോവിൽ
ഏകാന്തമായീ നിൻ ശ്രീലകം
ഒരു സ്വർണ്ണ ദീപാങ്കുരം കാറ്റിന്റെ നെടുവീർപ്പിനാൽ
പിടയുന്ന പോലെ സ്വയം പൊലിഞ്ഞുവോ

(ഗോപികേ..)

ചിത്രം
നന്ദനം

പാടിയത്
ഗായത്രി

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ഇളയരാജ

408

ഘനശ്യാമവൃന്ദാരണ്യം

ഘനശ്യാമവൃന്ദാരണ്യം രാസകേളീയാമം
നികുഞ്ജങ്ങൾ കുളിർപാട്ടിൽ പകർന്നാടും നേരം
എന്നോടേറെ ഇഷ്ടമെന്നായ് കൃഷ്ണവേണു പാടി
ഇഷ്ടമെന്നോടേറെയെന്നായ് മന്ത്രവേണുവോതി

(ഘനശ്യാമ)

മന്ദഹാസപുഷ്പം ചൂടും സാന്ദ്രചുംബനമേകും
സുന്ദരാംഗരാഗം തേടും ഹൃദയഗീതം മൂളും
മന്ദമന്ദം എന്നെ പുൽകും ഭാവഗാനം പോലെ
ശാരദേന്ദുപൂകും രാവിൽ സോമതീരം പൂകും
ആടുവാൻ മറന്നുപോയ പൊൻമയൂരമാകും
പാടുവാൻ മറന്നുപോയ ഇന്ദ്രവീണയാകും...

(ഘനശ്യാമ)

എന്റെ മോഹകഞ്ചുകങ്ങൾ അഴിഞ്ഞൂർന്നു വീഴും
കൃഷ്ണ നിൻ വനമാലയായ് ഞാൻ ചേർന്നു ചേർന്നുറങ്ങും
എന്റെ രാവിൻ മായാലോകം സ്നേഹലോലമാകും
എന്റെ മാനമഞ്ജീരങ്ങൾ വികാരാർദ്രമാകും
എന്നെ മാത്രം എന്നെ മാത്രം ആരുവന്നുണർത്തി
എന്നെ മാത്രം എന്നെ മാത്രം ഏതു കൈ തലോടി..

(ഘനശ്യാമ)

ചിത്രം
കൊച്ചുകൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ

Baby Edakochi

ഘനശ്യാമസന്ധ്യാഹൃദയം

ഘനശ്യാമസന്ധ്യാഹൃദയം
ഘനശ്യാമ സന്ധ്യാഹൃദയം നിറയെ മുഴങ്ങി
മഴവില്ലിൻ മാണിക്യവീണ
(ഘനശ്യാമ...)

നീരാഞ്ജനസമരുചിരം നിരവദ്യമീ നടനവിലാസം
പകലുമിരവും പകരും പദചലനമേളം
ആ...ആ..ആ..ആ.ആ
വസന്തങ്ങളീ വഴിയേ വന്നു
വനജ്യോത്സ്ന കൈക്കുമ്പിൾ നീട്ടി
രാസകേളീ രമണീയം മകരന്ദബിന്ദുവിൽ മയങ്ങി

അഗാധനീലിമകളിൽ വിദൂരതീരങ്ങളിൽ
പ്രണവമുണരും സീമകളിൽ
ധ്വനിതരളലയമേളം
ആആ..ആ..ആ..ആ
(ഘനശ്യാമ...)

ഇളം തെന്നൽ ചിന്തുകളും പാടി
കണിക്കൊന്ന പൂക്കൊമ്പിലാടി
പൂനിലാവും വനനിഴലും
പുണരുന്ന മർമ്മരം ഉണർന്നു
(ഘനശ്യാമ...)

ലളിതഗാനം

പാടിയത് യേശുദാസ്	രചന വയലാർ	സംഗീതം ദേവരാജൻ

410

ചക്രവർത്തിനീ

ചക്രവർത്തിനീ നിനക്കു ഞാനെന്റെ
ശില്പഗോപുരം തുറന്നു
പുഷ്പപാദുകം പുറത്തുവയ്ക്കു നീ
നഗ്നപാദയായ് അകത്തുവരൂ

(ചക്രവർത്തിനീ)

സാലഭഞ്ജികകൾ കൈകളിൽ
കുസുമതാലമേന്തി വരവേൽക്കും
പഞ്ചലോഹമണിമന്ദിരങ്ങളിൽ...
മൺവിളക്കുകൾ പൂക്കും..
ദേവസുന്ദരികൾ കൺകളിൽ
പ്രണയദാഹമോടെ നടമാടും...
ചൈത്രപദ്മദല മണ്ഡപങ്ങളിൽ
രുദ്രവീണകൾ പാടും... താനേ പാടും
(ചക്രവർത്തിനീ)

ശാരദേന്ദുകല ചുറ്റിലും
കനക പാരിജാതമലർ തൂകും
ശില്പകന്യകകൾ നിന്റെ വീഥികളിൽ
രത്നകംബളം നീർത്തും...
കാമമോഹിനികൾ നിന്നെയെൻ
ഹൃദയകാവ്യലോക സഖിയാക്കും..
മച്ചകങ്ങളിലെ മഞ്ജുശയ്യയിൽ
ലജ്ജകൊണ്ടു ഞാൻ മൂടും.. നിന്നെ മൂടും..
(ചക്രവർത്തിനീ)

ചിത്രം
ചെമ്പരത്തി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	കൈതപ്രം	മോഹൻ സിത്താര

411

ചഞ്ചല ദ്രുതപദ താളം

ആ..ആ...ആ..ആ.ആ..ആ..
നാനാ ധിരനാ നാനാ ധിരനാ നാനാധിരനാ ധിധിരനാ
ചഞ്ചല ദ്രുതപദ താളം സുകൃത താളം (നാനാ..)
ചഞ്ചല ദ്രുതപദ താളം സുകൃത താളം
സുന്ദരതരഹരി ഗീതം ഹരിത ഗീതം
വധുവൊരുങ്ങീ പ്രിയനൊരുങ്ങീ
മധുര രാമഴ പെയ്തൊഴുകീ
എവിടെ... പൊന്നഴകിനുമഴകാം മാധവമേ
നിൻ കുമ്പിളിൽ നിറയും സ്വരമെവിടെ
താം തനനന തനനന ത്രിതല ജതികളുടെ (ചഞ്ചല...)

ഇവിടെ വിടരുമീ പ്രണയ മലരിതൻ മദനപല്ലവമല്ലോ
ഇവിടെ ഒഴുകുമീ മൃദുല ലഹരിയിൽ ആത്മമഞ്ജരിയല്ലോ
ഇവിടെ നിറയും ജീവരാഗം പൊൻ കിനാവിൻ പുളകമല്ലൊ
നിറപറ നിറയെ ശ്രീ നിറയുകയായ് മംഗള മേളമിതാ
ഗരിസനിപ പനിപമരി നിസരിമപ (ചഞ്ചല...)

നാധിര്നാനാ നാധിരുനാനാ നാധിരുനാ
ധിൽ ധിരു ധിരു ധിരു ധിരു
നാധിര്നാനാ നാധിരുനാനാ നാധിരുനാ നാധിരുനാ

ഇനിയുമുണരുമോ പ്രമദ വനികയിൽ പോയ് മറഞ്ഞ വസന്തം
ഇനിയുമൊഴുകുമോ ഹൃദയ ധമനിയിൽ ലളിത പഞ്ചമ രാഗം
സമയമായീ ഋതു പതംഗം ചിറകുരുമ്മും സമയമായീ
ഇനിയുമൊരങ്കം ബാല്യം തേടി
ഹൃദയതടം തുടിയായ്
ജണുധരിപ ജണുധരിപ തജണുതക (ചഞ്ചല..)

ചിത്രം
ഇഷ്ടം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
രമേശൻ നായർ

സംഗീതം
വിദ്യാധരൻ

412

ചന്ദനം മണക്കുന്ന

ചന്ദനം മണക്കുന്ന പൂന്തോട്ടം
ചന്ദ്രിക മെഴുകിയ മണിമുറ്റം...
ഉമ്മറത്തമ്പിളി നിലവിളക്ക്...
ഉച്ചത്തിൽ സന്ധ്യക്കു നാമജപം...ഹരിനാമജപം
(ചന്ദനം)
അച്യുതം കേശവം രാമനാരായണം
കൃഷ്ണ ദാമോദരം വാസുദേവം ഭജേ
അച്യുതം കേശവം രാമനാരായണം
കൃഷ്ണ ദാമോദരം വാസുദേവം ഭജേ
മുറ്റത്തു കിണറ്റിൽ കുളിർവെള്ളത്തൊട്
മുത്തും പളുങ്കും തോൽക്കേണം... (2)
കാലികൾ കുടമണി ആട്ടുന്ന തൊഴുത്തിൽ
കാലം വീടുപണി ചെയ്യേണം
സൌന്ദര്യം മേൽക്കുര മേയുമീ വീട്ടിൽ
സൌഭാഗ്യം പിച്ചവച്ചു നടക്കേണം...
സൌന്ദര്യം മേൽക്കുര മേയുമീ വീട്ടിൽ
സൌഭാഗ്യം പിച്ചവച്ചു നടക്കേണം (അച്യുതം)

മക്കളീ വീട്ടിൽ മയിൽപ്പീലി മെത്തയിൽ
മൈഥിലിമാരായ് വളരേണം... (2)
അവരുടെ സ്വയംവരപ്പന്തലൊരുക്കാൻ
കലയും കമലയും പോരേണം
വരദാനം പൂക്കളമെഴുതുമീ വീട്ടിൽ
വസന്തങ്ങൾ താലമേന്തി നിൽക്കേണം...
വരദാനം പൂക്കളമെഴുതുമീ വീട്ടിൽ
വസന്തങ്ങൾ താലമേന്തി നിൽക്കേണം
(അച്യുതം) (ചന്ദനം)

ചിത്രം
അച്ചുവേട്ടന്റെ വീട്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

413

Babu Edakochi

ചന്ദനകാറ്റേ

ചന്ദനകാറ്റേ കുളിർ കൊണ്ടു വാ (2)
മുറിവേറ്റ പൈങ്കിളിക്കൊരു
സ്വരരാഗ കല്പകത്തിൻ
തളിർ കൊണ്ടു വാ

(ചന്ദന...)

ഓർത്തിരുന്നു നിന്നെ കാത്തിരുന്നൂ ഞങ്ങൾ
സ്നേഹമേ നീ മാത്രം വന്നതില്ല (2)
കണ്ണീരിൻ മണികൾ പോലും
നറുമുത്തായ് മാറ്റും ഗാനം
നീ പാടാമോ

(ചന്ദന..)

അച്ഛനെ വേർപിരിഞ്ഞോ കണ്മണീ നീ മറഞ്ഞോ
അപരാധമെൻ തങ്കം നീ പൊറുത്തു (2)
ചിറകേന്തി വിണ്ണിൽ നിന്നും
തടവറയിൽ വന്നൊരു മുത്തം
നീ ഏകാമോ

(ചന്ദന..)

ചിത്രം
ഭീഷ്മാചാര്യ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	കൈതപ്രം വിശ്വനാഥ്

ചന്ദനക്കാവിലെ പൂവാലീ

Babu Cdekochi

ചന്ദനക്കാവിലെ പൂവാലീ
പുഴ കടന്നിനിയെങ്ങോട്ട്
തിരുമനയ്ക്കലെ മാടത്തക്കിളി
മാമ്പൂ തേടിയിന്നെങ്ങോട്ട്
ഓമനക്കുഞ്ഞിന്റെ കാൽച്ചിലമ്പൊച്ചയിൽ
ജന്മം പൂക്കണ ദിക്കിലേക്കോ
പൊന്നരമണി കിലുകിലുങ്ങി
ഓണം പൂക്കണ ദിക്കിലേക്കോ
ഓ... (ചന്ദനക്കാവിലെ)

പള്ളിയുറങ്ങാൻ പൊൻവീണ
പള്ളിയുണർത്താൻ പൊന്നമ്മ
മുത്തിക്കുടിക്കാൻ പാലമൃത് എന്നും
ഓടിക്കളിക്കാൻ അഗ്രശാല (പള്ളി)
മെയ്യിലണിയാൻ ചിറ്റാട
പാടകമോതിരമലങ്കാരം
അച്ഛന്റെ കനവിലെ നാക്കിലയിൽ
ഉണ്ടാലും തീരാത്ത
പാൽച്ചോറ് ഓ... (ചന്ദനക്കാവിലെ)

പൂപ്പിറന്നാളിൽ താലപ്പൊലി
കുഞ്ഞിനു പാർക്കാൻ പൂമേട
വരവേൽക്കാൻ അമ്പാരി
കൂടെ നടനടക്കാൻ പൊന്നാന (പൂ)
ഉണ്ണിക്കുറങ്ങാൻ ഊഞ്ഞാല്
പൊന്നുംകിനാവിന്റെ താരാട്ട്
നേരം പുലരുമ്പോൾ ഇങ്കുകുറുക്കാൻ
പൊന്മണി നല്ലരി മുത്താരി (ചന്ദനക്കാവിലെ)

ചിത്രം
തട്ടകം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

Babu Edakochi

ചന്ദന ചോലയിൽ

ചന്ദന ചോലയിൽ മുങ്ങി നീരാടിയെൻ
ഇളമാൻ കിടാവേ ഉറക്കമായോ
വൃശ്ചിക രാത്രി തൻ പിച്ചക പന്തലിൽ
ശാലീന പൌർണ്ണമി ഉറങ്ങിയോ

(ചന്ദന....)

പൂന്തെന്നലേ നിന്നിലെ ശ്രീസുഗന്ധം
എന്നോമലാളിനിന്ന നീ നൽകിയോ (2)
ഏകാകിനിയവൾ വാതിൽ തുറന്നുവോ
എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുവോ
എന്നാത്മ നൊമ്പരങ്ങൾ നീ ചൊല്ലിയോ

(ചന്ദന....)

കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നിലെ മോഹമെല്ലാം
മാറോടു ചേർത്തു മെല്ലെയിന്നോതിടും
നീയില്ലയെങ്കിലെൻ ജന്മമില്ലെന്ന ഞാൻ
കാതോരമായ് മൊഴിഞ്ഞിടും
ആലിംഗനങ്ങൾ കൊണ്ടു മെയ് മൂടിടും

(ചന്ദന..)

ചിത്രം
സല്ലാപം

Babu Edakochi

ചന്ദനമണിവാതിൽ

ചന്ദനമണിവാതിൽ പാതിചാരി
ഹിന്ദോളം കണ്ണിൽ തിരയിളക്കി
ശൃങ്കാര ചന്ദ്രികേ നീരാടി നീ നിൽകേ
എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൽ.....

(ചന്ദനമണിവാതിൽ)

എന്നോടെന്തിനൊളിക്കുന്നു നീ സഖീ
എല്ലാം നമുക്കൊരുപോലെയല്ലേ (2)
അന്ത്യയാമത്തിലെ മഞ്ഞേറ്റുപൂക്കുമീ
സ്വർണ്ണമന്ദാരങ്ങൾ സാക്ഷിയല്ലേ ..

(ചന്ദനമണിവാതിൽ)

നാണം പൂത്തുവിരിഞ്ഞ ലാവണ്യമേ
യാമിനി കാമസുഗന്ധിയല്ലേ..(2)
മായാമലരുകൾ തൊട്ടാൽ മലരുന്ന
മാദകമൌനങ്ങൾ നമ്മളല്ലേ....

(ചന്ദനമണിവാതിൽ)

ചിത്രം
മരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ

പാടിയത്
എം.ജി.ശ്രീകുമാർ

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

417
ചന്ദനമണിസന്ധ്യകളുടെ

ചന്ദനമണിസന്ധ്യകളുടെ നടയിൽ നടനം തുടരുക
രംഗവേദി മംഗളാരവം ദ്രുതതാളം
തരളമധുര മുരളിയുണരു പ്രണയഭരിത കവിതയുണരു
മനസ്സു നിറയെ മധുര ഹരിത മദമഹോത്സവം
വരവീണയിൽ മൃദുപാണികൾ മദമൊടു തിരുവടി തൊഴുതൊരു
ശ്രുതി ചേരണമലിവോടതിലനുപദമനുപദമഴകായ്
മതിമുഖി മമസഖി മയിൽ നടയിവളുടെ നടനം
വെൺപുലരികൾ പൊൻകസവിട്ടുമിന്ദ്രനീലമേഘമെന്റെ
ദൂതു പോയ ഹംസമായ്
മഞ്ഞുരുകിയ മൺചിമിഴിലെ മന്ദഹാസദീപ്തിയോടെ
നീയെനിക്കു തുമ്പിയായി
മനസ്സുകളുടെ കുളിരരുവികളിൽ ഝിലും ഝിലും
മരതകമഴ മൊഴി തിരയുകയായ്
ഇനി നിലവിലെ ജലഗലികളിരുണരുമരിയ കലികകൾ
തിര നുരയിട്ടുമൊരു കടലിലെ ഗസലിലലിയുമലസമായ്
വിജനവനിയിൽ വിരഹലിപിയിൽ ശിശിരശലഭമെഴുതുമരിയ
(ചന്ദന...)
പൊൻയമുനയിലെൻ പ്രിയമൊഴി വെണ്ണിലാവിൽ വീണലിഞ്ഞ
പൂർണ്ണചന്ദ്രബിംബമായി
ശ്രാവണമണി മേടകളിൽ പ്രാവുകൾ പറന്ന രാവിൽ
പൂവണിഞ്ഞ പുണ്യമായി
ശ്രുതിഭരമദ ശുഭലഹരികളിൽ ധിംനംധിനം
മുഖരിതമൊരു കുനു കൊലുസ്സുകളിൽ
ഇമയെഴുതിയ മിഴിമുകളമിതരുണകിരണസരസ്സിലെ
ഹിമകണമണിയണിവിരലിലെ
മലയസലിലമലിയവെ ആർദ്രമായ്
മനസ്സിനിതളിലുണരുമരിയ ശിശിരശലഭമെഴുതുമതുല
(ചന്ദന..)

ചിത്രം
പ്രജ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ജയകുമാർ

സംഗീതം
ബോംബെ രവി

418

ചന്ദനലേപസുഗന്ധം

ചന്ദനലേപസുഗന്ധം ചൂടിയതാരോ
കാറ്റോ കാമിനിയോ
മെയ് വർണ്ണ പെട്ടി തുറന്നു കൊടുത്തത്
യൌവനമോ ഋതു ദേവതയൊ (2)

(ചന്ദന...)

ചെങ്കദളീമലർ ചുണ്ടിലിന്നാർക്കു നീ
കുങ്കുമരാഗം കരുതി വെച്ചൂ
തൊഴുതു മടങ്ങുമ്പോൾ കൂവള പൂമിഴി
മറ്റേതു ദേവനെ തേടി വന്നു
മാറണിക്കച്ച കവർന്നു
കാറ്റു നിന്നംഗപരാഗം നുകർന്നു
ആ..ആ.ആ..

(ചന്ദന..)

മല്ലീ സായകൻ തന്നയച്ചോ നിന്റെ
അംഗോപാംഗ വിഭൂഷണങ്ങൾ
പൂക്കില ഞൊറി വെച്ചുടുത്തു നിൻ യൌവനം
പുത്തരിയങ്കം കുറിക്കയായോ
പൊന്നരഞ്ഞാണം ഉലഞ്ഞൂ
മുത്തടർന്നീ നഖകാന്തി കവർന്നു
ആ..ആ.ആ.

(ചന്ദന..)

ചിത്രം
ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ

Babu Edakochi

ചന്ദനവളയിട്ട

ചന്ദനവളയിട്ട കൈ കൊണ്ടു ഞാൻ മണി-
ച്ചെമ്പകപൂക്കളമെഴുതുമ്പോൾ
പിറകിലൂടൊരാൾ മിണ്ടാതെ വന്നെത്തി
മഷിയെഴുതാത്തൊരെൻ മിഴികൾ പൊത്തി

(ചന്ദനവള...)

കോടിയും കൈനീട്ടവും മേടിച്ച ഞാൻ നിൽക്കവേ
പ്രാവു പോൽ ഇടനെഞ്ചകം കുളിരോടെ കുറുകുന്നുവോ
ഇനിയെന്നുമരികിൽ ഇണയായിരിക്കാൻ
കൊതിയോടെ മനസ്സൊന്നു മന്ത്രിച്ചുവോ

(ചന്ദനവള...)

മെല്ലെയെൻ കിളിവാതിലിൽ കാറ്റിന്റെ വിരൽ കൊള്ളവേ
ആദ്യമായ് എൻ കരളിലെ കളമൈന ജതി മൂളവേ
അന്നെന്റെയുള്ളിൽ അറിയാത്തൊരേതോ-
രനുഭൂതിയിതൾ നീട്ടി വിടരുന്നുവോ

(ചന്ദന വള...)

ആൽബം
ഉത്സവഗാനങ്ങൾ

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
മധുസൂദനൻ നായർ

സംഗീതം
രാധാകൃഷ്ണൻ

420

ചന്ദനശിലയിൽ

ചന്ദനശിലയിൽ കാമനുഴിഞ്ഞത്
ചെമ്പക മലരോ കന്മദമോ (2)
വൈകാശിപ്പൂതു മഴയോ മേനിയിൽ മന്ദാരപ്പൂവൊളി ചാർത്തി
നാഭിയിലെരിയും നാഗവിളക്കിൻ നാളം കണ്ണിൽ പടരുമ്പോൾ
മെയ്യറിയേ മനമറിയേ തിരുവിളയാട്ടിനു കളമെഴുതി (2)
[ചന്ദനശിലയിൽ]
കുവലയ വിലോചനേ
ബാലേ ഭൈമീ കിസലയാധരേ... ചാരുശീലേ......
വല്ലഭാ..... വല്ലഭാ എന്നറിയാതൊരു മൊഴി
ഉള്ളിൽ വിങ്ങി അമരുമ്പോൾ (2)
വാൽത്തഴമ്പെഴും പാണിയിലമരും
പൊൻപാലക്കുടമുലയുമ്പോൾ
കനക കസവു കവണി ഇഴുകി ഒഴുകീ
അറയിലെ നെയ്ത്തിരി മിഴി മൂടി [ചന്ദനശിലയിൽ]
തക ധിമി താം ധിമി തക താം.. ജണു ജണു താം (3)
തക ധിമി താം... നി സ നി പ മ ഗ രി
സ രി മ രി മ രി മ പ.. രി മ പനി സ രി ഗ
ഗ രി സ ഗ രി ഗ രി സ
സ രി മ ഗ രി സ രി മ ഗ രി സ രി മ ഗ രി
രി മ നി ധ പ രി മ നി ധ പ രി മ നി ധ പ
ഗ രി രി സ സ നി നി പ പ മ മ ഗ ഗ രി സ
വല്ലഭാ......വല്ലഭാ നിൻ പ്രാണൻ പ്രാണനിലൊന്നായ്
വന്നു നിറയുമ്പോൾ (2)
മെയ് മറന്നു ഞാൻ നെയ്യായുരുകി
ആയിരമിതളായ് തെളിയുമ്പോൾ
അലകൾ നുരയുമമൃത നദികളൊഴുകീ
ഉലകൊരു വിസ്മൃതിലയമായി [ചന്ദനശിലയിൽ]

ചിത്രം
കലം

BabuEdakochi

ചന്ദ്രകളഭം

ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തിയുറങ്ങും തീരം
ഇന്ദ്രധനസ്സിൻ ഊവൽ കൊഴിയും തീരം
ഈ മനോഹര തീരത്തു തരുമോ
ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി
എനിക്കിനിയൊരു ജന്മം കൂടി
(ചന്ദ്ര...)

ഈ നിത്യഹരിതയാം ഭൂമിയിലല്ലാതെ
മാനസസരസ്സുകളുണ്ടോ (2)
സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടോ പുഷ്പങ്ങളുണ്ടോ
സ്വർണ്ണമരാളങ്ങളുണ്ടോ
വസുന്ധരേ... വസുന്ധരേ
മതിയാകും വരെ ഇവിടെ ജീവിച്ചു മരിച്ചവരുണ്ടോ
(ചന്ദ്ര..)

ഈ വർണ്ണസുരഭിയാം ഭൂമിയിലല്ലാതെ
കാമുകഹൃദയങ്ങളുണ്ടോ (2)
സന്ധ്യകളുണ്ടോ ചന്ദ്രികയുണ്ടോ
ഗന്ധർവഗീതമുണ്ടോ
വസുന്ധരേ... വസുന്ധരേ
കൊതി തീരും വരെ ഇവിടെ പ്രേമിച്ചു
മരിച്ചവരുണ്ടോ
(ചന്ദ്ര..)

ചിത്രം
കൊട്ടാരം വിൽക്കാനുണ്ട്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ബോംബെ രവി

422

Babu Edakochi

ചന്ദ്രകാന്തം കൊണ്ട്

ചന്ദ്രകാന്തം കൊണ്ട് നാലുകെട്ട്
അതിൽ ചന്ദനപ്പടിയുള്ള പൊന്നൂഞ്ഞാൽ (2)
ഋതുക്കൾ നമുക്കായ് പണിയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
ആകാശഗംഗയും ആമ്പൽക്കുളം (ചന്ദ്രകാന്തം...)

ആതിരാപ്പെണ്ണിന്റെ വെണ്ണിലാ പാൽക്കുടം
നീയൊന്നു തൊട്ടപ്പോൾ പെയ്തു പോയി (2)
മഴവിൽ തംബുരു മീട്ടുമ്പോൾ എൻ
സ്നേഹസ്വരങ്ങൾ പൂമഴയായ് (2) (ചന്ദ്രകാന്തം...)

പാദസരം തീർക്കും പൂഞ്ചോല
നിൻ മണിക്കുമ്പിളിൽ മുത്തുകളായ്
ഋതുക്കൾ നമുക്കായ് പണിയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
ആകാശ ഗംഗയും ആമ്പൽക്കുളം (ചന്ദ്രകാന്തം...)

കുങ്കുമം ചാർത്തിയ പൊന്നുഷസന്ധ്യ തൻ
വാസന്ത നീരാളം നീയണിഞ്ഞു (2)
മഞ്ഞിൽ മയങ്ങിയ താഴ്‌വരയിൽ നീ
കാനനശ്രീയായ് തുളുമ്പി വീണു (2)

അംബരം ചുറ്റും വലതു വെയ്ക്കാം
നാമൊരു വെണ്മേഘ തേരിലേറി
ഋതുക്കൾ നമുക്കായ് പണിയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
ആകാശ ഗംഗയും ആമ്പൽക്കുളം
(ചന്ദ്രകാന്തം...)

ചിത്രം
പാഥേയം

BabyEdakochi

ചന്ദ്രകിരണത്തിൻ

ചന്ദ്രകിരണത്തിൻ ചന്ദനമുണ്ണും
ചകോര യുവമിഥുനങ്ങൾ
അവയുടെ മൌനത്തിൻ കൂടണയും
അനുപമ സ്നേഹത്തിൻ അർഥങ്ങൾ
അന്തരാർഥങ്ങൾ...
(ചന്ദ്ര കിരണത്തിൻ)

ചിലച്ചും .... ചിരിച്ചും
ചിലച്ചും ചിറകടിച്ചു ചിരിച്ചും
താരത്തളിർനുള്ളി ഓളത്തിൽ വിരിച്ചും
നിളയുടേ രോമാഞ്ചം നുകർന്നും കൊണ്ടവർ
നീലനികുഞ്ജത്തിൽ മയങ്ങും (2)
ആ മിഥുനങ്ങളേ അനുകരിക്കാൻ
ആ നിമിഷങ്ങളേ ആസ്വദിക്കാൻ
(ചന്ദ്ര കിരണത്തിൻ)

മദിച്ചും കൊതിച്ചും
മദിച്ചും പരസ്പരം കൊതിച്ചും
നെഞ്ചിൽ മധുവിധു നൽകും മന്ത്രങ്ങൾ കുറിച്ചും
ഇണയുടെ മാധുര്യം പകർന്നും കൊണ്ടവർ
ഈണത്തിൽ താളത്തിലിണങ്ങും (2)
ആ മിഥുനങ്ങളെ അനുഗമിക്കാൻ
ആ നിമിഷങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാൻ
(ചന്ദ്ര കിരണത്തിൻ)

ചിത്രം
മിഴിനീർപ്പൂവുകൾ

Babu Edakochi

ചന്ദ്രബിംബം നെഞ്ചിലേറ്റും

ചന്ദ്രബിംബം നെഞ്ചിലേറ്റും പുള്ളിമാനെ നീ
എന്റെ നെഞ്ചിൽ തുള്ളി വന്നതെന്തിനാണ്

(ചന്ദ്ര)

കാളിദാസൻ കണ്ടെടുത്ത കന്നി മാനെ
നിൻ കണ്ണിൽ എന്റെ കൊമ്പ് കൊണ്ടതെന്തിനാണ്
ആ...ആ....ആ..

മയക്കുന്ന മയിൽപീലി മിഴിയിണകൾ
മന്മദന്റെ മലരമ്പിൻ ആവനാഴികൾ
മന്ദഹാസ മഴയിൽ ഞാൻ നനഞ്ഞുവല്ലൊ
നിന്റെ മനസ്സെന്ന പുഴയിൽ ഞാൻ കുളിച്ചുവല്ലൊ

(ചന്ദ്ര)

കുടകിലെ വസന്തമായ് വിടർന്നവൾ നീയെൻ
കരളിലെ പുത്തരിയായി നിറഞ്ഞവൻ നീ (കുടകിലെ)
എന്റെ ലോകം വാനം പൊലെ വളർന്നുവല്ലൊ
എൻ ഹൃദയം തിങ്കളെ പോൽ തെളിഞ്ഞുവല്ലൊ

(ചന്ദ്ര)

ചിത്രം
പുള്ളിമാൻ

Babu Edakochi

ചന്ദ്രികയിലലിയുന്ന

ചന്ദ്രികയിലലിയുന്ന ചന്ദ്രകാന്തം
നിൻ ചിരിയിൽ അലിയുന്നെൻ ജീവരാഗം
നീലവാനിൽ അലിയുന്ന ദാഹമേഘം
നിൻ മിഴിയിൽ അലിയുന്നെൻ ജീവമേഘം

(ചന്ദ്രികയിൽ)

താരകയോ നീലത്താമരയോ
നിൻ താരണിക്കണ്ണിൽ കതിർചൊരിഞ്ഞു(2)
വർണ്ണമോഹമോ പോയ ജന്മപുണ്യമോ
നിൻ മാനസത്തിൽ പ്രേമമധു പകർന്നു

(ചന്ദ്രികയിൽ.)

മാധവമോ നവഹേമന്തമോ
നിൻ മണിക്കവിൾ മലരായ് വിടർത്തിയെങ്കിൽ (2)
തങ്കച്ചിപ്പിയിൽ നിന്റെ തേനലർച്ചുണ്ടിൽ
ഒരു സംഗീതബിന്ദുവായ് ഞാൻ ഉണർന്നുവെങ്കിൽ

(ചന്ദ്രികയിൽ)

ചിത്രം
ഭാര്യമാർ സൂക്ഷിക്കുക

ചമ്പക പുഷ്പ സുവാസിത

ചമ്പക പുഷ്പ സുവാസിത യാമം....
ചന്ദ്രികയുണരും യാമം
ചമ്പക പുഷ്പ സുവാസിത യാമം....
ചന്ദ്രികയുണരും യാമം..

ചലിത ചാമര ഭംഗി വിടർത്തി..
ലളിത കുഞ്ജ കുടീരം..
ലളിത കുഞ്ജ കുടീരം..
(ചമ്പക)

പ്രിയതരമായൊരു സ്വപ്നമുറങ്ങി....
ഇനിയുണരാതെയുറങ്ങി
ഇവിടേ ഇവിടേ വെറുതെയിരുന്നെൻ
ഓർമ്മകളിന്നും പാടുന്നു..
ഓരോ കഥയും പറയുന്നു..
(ചമ്പക)

മൃദുപദ നൂപുരനാദമുറങ്ങി
വിധുകിരണങ്ങൾ മയങ്ങി..
ഇതിലേ ഇതിലേ ഒരു നാൾ നീ
വിട ഓതിയ കഥ ഞാനോർക്കുന്നു..
ഓർമ്മകൾ കണ്ണീർ വാർക്കുന്നു..
(ചമ്പക)

ചിത്രം
യവനിക

427

BabuEdakochi

കോസലേന്ദ്ര

കോസലേന്ദ്ര മാമവാമിത.. (3)
ഗുണനിവാസ ഭഗവൽ
കോസലേന്ദ്ര മാമവാമിത..
ഗുണനിവാസ ഭഗവൽ
കോസലേന്ദ്ര മാമവാമിത..
ഭാസമാനമഹാമണി മണ്ഡപ (4)
പരിവിലസിതസിംഹാസനരാജിത (2)
കോസലേന്ദ്ര മാമവാമിത..

ചലിയേ കുഞ്ജനമോ തും
ഹം മിൽ ശ്യാം ഹരേ
ചലിയേ കുഞ്ജനമോ തും
ഹം മിൽ ശ്യാം ഹരേ.. ഹരേ
ചലിയേ കുഞ്ജനമോ.. തും
ദേഖോ ജമുനാ ആ.. ജമുനാ... രേ ആ
ദേഖോ ജമുനാ രേ ബഹീ സുന്ദര്
ദേഖോ ജമുനാ രേ ബഹീ സുന്ദര്
ആധീ നീര് ഭരീ
ആധീ നീര് ഭരീ ഭരീ
ചലിയേ കുഞ്ജനമോ തും
ഹം മിൽ ശ്യാം ഹരേ
ചലിയേ കുഞ്ജനമോ തും

പാടിയത്
ഷഹബാസ് അമൻ, സുജാത

രചന
വയലാർ ശരത്

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

428

ചാന്തു കുടഞ്ഞൊരു

ചാന്തു കുടഞ്ഞൊരു സൂര്യൻ മാനത്ത്
പൊട്ടു തൊടുന്നൊരു നാണം തീരത്ത് (2)
നിൻ ചുടുനിശ്വാസത്തിൻ കാറ്റത്ത്
എന്നിലെയെന്നെയറിഞ്ഞു അരികത്ത് (ചാന്തു...)

വെള്ളിനിലാവല നിന്നുടെ പൊന്നുടൽ
വന്നു പൊതിഞ്ഞൊരു നേരത്ത്.. നേരത്ത്.. നേരത്ത്..
വീണ്ടുമെനിക്കൊരു പൂംതിരയാകണ-
മെന്നൊരു മോഹം നെഞ്ചത്ത്.. നെഞ്ചത്ത്.. നെഞ്ചത്ത്
മുമ്പോ നീ തൊട്ടാൽ വാടും പിന്നാലെ മെല്ലെ കൂടും
പൂവാലൻ മീനിനെ പോലെ
ഇന്നാകെ മാറിപ്പോയി മുള്ളെല്ലാം വന്നേ പോയേ
പുതിയാപ്ല കോരയെപ്പോലെ
ഉപ്പിൻ കൈപ്പാണന്നീ കവിളത്ത്
ഇപ്പോളെന്തൊരു മധുരം ചുണ്ടത്ത് (ചാന്തു...)

വെൺശില കൊണ്ടു മെനഞ്ഞതുപോലൊരു
സുന്ദരി നിൻ മണി മാറത്ത്... മാറത്ത്.. മാറത്ത്
കണ്ണുകളെന്തിനുടക്കി വലിക്കണ
ചൂണ്ടകളായ് നിൻ ചാരത്ത്.. ചാരത്ത്..ചാരത്ത്
കോളെല്ലാം മായും നേരം പങ്കായം മെല്ലെ വീശി
നീ നിന്റെ തോണിയിലേറി
പോരാമോ നല്ലൊരു നാളിൽ ഓമൽപ്പൂത്താലിയുമായി
അന്നെന്റെ പൊന്നരയൻ നീ
അന്തി മയങ്ങി വെളുക്കണ സമയത്ത്
കണ്മണി നീയെൻ വലയിൽ പൊൻ മുത്ത്
(ചാന്തു...)

ചിത്രം
ചാന്തുപൊട്ട്

429

Babu Edakochi

ചാന്തുതൊട്ടില്ലേ

പ്രിയനൊരാൾ ഇന്നു വന്നുവോ
എന്റെ ജാലകത്തിലെ രാത്രിമൈന കാതിൽ മൂളിയോ
ചാന്തു തൊട്ടില്ലേ നീ ചന്ദനം തൊട്ടില്ലേ
കാറ്റു ചിന്നിയ ചാറ്റൽമഴ ചിലങ്ക കെട്ടില്ലേ
ശാരദേന്ദു ദൂരേ (2)
ദീപാങ്കുരമായ് ആതിരയ്ക്കു നീ വിളക്കുള്ളിൽ വെയ്ക്കവേ
ഘനശ്യാമയെപോലെ ഖയാൽ പാടിയുറക്കാം
അതു മദന മധുര ഹൃദയമുരളി ഏറ്റു പാടുമോ
പ്രിയനൊരാൾ ഇന്നു വന്നുവോ
എന്റെ ജാലകത്തിലെ രാത്രിമൈന കാതിൽ മൂളിയോ
(ചാന്തു...)

സ്നേഹസാന്ധ്യരാഗം (2)
കവിൾക്കുമ്പിലെ
തേൻ തിരഞ്ഞിതാ വരുമാദ്യരാത്രിയിൽ
ഹിമശയ്യയിലെന്തേ ഇതൾ പെയ്തു വസന്തം
ഒരു പ്രണയശിശിരമുരുകി
മനസ്സിലൊഴുകമാദ്യമായ്
(ചാന്തു...)
പ്രിയനൊരാൾ ഇന്നു വന്നുവോ ആ..ആ...ആ...

ചിത്രം
ബനാറസ്

പാടിയത്
ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

430

ചിങ്കാരകിന്നാരം

ചിങ്കാരകിന്നാരം ചിരിച്ച കൊഞ്ചുന്ന
മണിക്കുരുന്നേ വാ പുന്നാരം പുന്നാരം
കുറുമ്പുറങ്ങുമീ കുരുന്ന ചുണ്ടത്തെ മണിപ്പതക്കം താ
അമ്മാനം അമ്മാനം
കുഞ്ഞിക്കളിരമ്പിളിയേ ചെല്ലച്ചെറുകുമ്പിളിലെ
മമ്മമാമുണ്ട മിന്നാരം കണ്ടു മിന്നാമിന്നിയായ് വാ
വാവാവോ വാവാവോ (ചിങ്കാര...)

കൊമ്പനാന കൊമ്പും കൊണ്ടേ കൊമ്പുകുഴൽ മേളം കൊണ്ടേ
നിറനിറ തിങ്കളായ് നീയെന്നെ കാണാൻ വാ
ഇലക്കുറി ചാന്തും കൊണ്ടെ തിരുമുടി പൂവും കൊണ്ടേ
ഇളവെയിൽ നാളം പോൽ നീയെന്നെ പുൽകാൻ വാ
കുന്നിക്കുരുക്കുത്തിയായ് നല്ല മഞ്ഞ കണിക്കൊന്നയായ്
താമരപ്പൂവരിമ്പായ് നല്ല തങ്ക കിനാവൊളിയായ്
മെല്ലെ നല്ലോലത്തളിർ ഊഞ്ഞാലാടുന്ന കുഞ്ഞാറ്റക്കിളിയായ്
ആലോലം താലോലം (ചിങ്കാര...)

കുപ്പിവളകൈയ്യാൽ മെല്ലെ കുറുനിര മാടും നേരം
കുനുകുനെ മിന്നിയോ സ്വപ്നമാം മന്ദാരം
തുടുമിഴിത്തുമ്പാൽ മെല്ലെ ത്തുമണി ചില്ലോളത്തിൽ
തൊടുകുറി ചാർത്തിയോ മഞ്ഞിൻ മുത്താരം
പാടിത്തുടിച്ചിടുമ്പോൾ മെയ് വാടിത്തളർന്നിടുമ്പോൾ
വാരിപ്പുണർന്നിടുമ്പോൾ ഉള്ളം കോരിത്തരിച്ചിടുമ്പോൾ
മേലേ മഞ്ചാടിക്കുരു കുന്നോരത്തൊരു ചിന്തുരക്കതിരായ്
ആലോലം താലോലം (ചിങ്കാര...)

ചിത്രം
മിന്നാരം

പാടിയത്
ശങ്കർ മഹാദേവൻ, റിമി ടോമി

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

431

ചിങ്ങമാസം വന്നു ചേർന്നാൽ

ചിങ്ങമാസം വന്നു ചേർന്നാൽ
നിന്നെ ഞാനെൻ സ്വന്തമാക്കും
നെഞ്ചിലോലും വെണ്ണിലാവിൻ
പൊന്നിളനീർ സ്വന്തമാക്കും
മേഘപ്പളുങ്കു കൊണ്ട് മാനത്ത് കോട്ട കെട്ടി
നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടു പോകും ആഹാ
മിന്നൽ വിളിച്ച നിന്നു മാറത്തെ ചേല കൊണ്ടു
നിന്നെ ഞാൻ മൂടി വെയ്ക്കും (ചിങ്ങമാസം,...)

കന്നിയിൽ കതിർ കൊയ്യണം പൂവാലിയെ മഴ മേഘമായ്
ഓ വിണ്ണിലെ വനവല്ലിമേൽ നിറതിങ്കളാം തിരി വയ്ക്കണം
രാക്കോഴി കുഞ്ഞുപോൽ താരകൾ ചിന്നണം
മാനത്തെ മുറ്റമാകെ
കാവേരി തെന്നലായ് പൂമണം പൊങ്ങണം
മാറത്തെ കൂട്ടിലാകെ
ഇനി പിശ പിശ മില്ല ഒച്ച പിച്ച മച്ച കൊച്ച പച്ചക്കിളിയായ്
നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഇരുന്നു കുഞ്ഞു കൊമ്പിൽ
ഇരുന്നു ഒന്നിച്ച നമുക്ക് പറക്കാം
(ചിങ്ങമാസം,...)

തേവരായ് തിരു തേവരായ് നിൻ തേരിൽ എതിരേൽക്കണം
മാമനായ് മണിമാരനായ് നിൻ മാറിൽ ഞാൻ കുറി ചാർത്തണം
രാക്കാലകാവിലെ പുള്ളു പോൽ പാടണം പായാര പൊൻ നിലാവേ
ആറ്റോരം വീട്ടിലെ മീനു പോൽ തുള്ളണം അമ്മാനകുഞ്ഞു വാവേ
ഇനി പിശ പിശ മില്ല ഒച്ച പിച്ച മച്ച കൊച്ച പച്ചക്കിളിയായ്
നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഇരുന്നു കുഞ്ഞു കൊമ്പിൽ
ഇരുന്നു ഒന്നിച്ച നമക്ക് പറക്കാം
(ചിങ്ങമാസം,...)

ചിത്രം
മീശമാധവൻ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ജാനകി

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ

Babu Edakochi

ചിന്നം വെൺതാരത്തിൻ

ചിന്നം വെൺതാരത്തിൻ ആനന്ദ വേള
എങ്ങും മലർശരൻ ആടുന്ന വേള
ആശാസുന്ദര കൽപന സ്വപ്നം
ജീവിത യാത്ര

(ചിന്നം വെൺതാരത്തിൻ)

പ്രേമ ലീലയിൽ നമ്മൾ കൊച്ചു
മായാഗൃഹമൊന്നുണ്ടാക്കി
പ്രേമ ലീലയിൽ നമ്മൾ
ഓ..ഓ...ഓ..
കളിയാടാനിരുന്ന സഖി
കിനാവിന്റെ ലോകത്തിൽ
മധുരാശ ളുകുന്ന
കോമള വേള
എങ്ങും മലർശരൻ ആടുന്ന വേള
ചിന്നം വെൺതാരത്തിൻ ആനന്ദ വേള
എങ്ങും മലർശരൻ ആടുന്ന വേള

(ചിന്നം വെൺതാരത്തിൻ)

ചിത്രം
ജീവിതസമരം

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ഗംഗ

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ദീപക് ദേവ്

433

BabuEdakochi

ചിരി ചിരിയോ നിൻ

ചിരി ചിരിയോ നിൻ നൊമ്പരച്ചിരിയിൽ
പിറന്നാൾ പിറയോ
തുടി തുടിയോ നീ തുട്ട തുടെ തുടുക്കണ തിരുവാതിരയോ
പെണ്ണിൻ കുനകുനെ ചിന്നന്നൊരു കുറുനിര തഴുകെന്റെ
മുത്താരമുത്തായ മുത്തുമലർക്കാറ്റേ ഓ....

(ചിരി...)

പറയാതെ അറിയാതെ നിൻ തണലായ് നില്പൂ ഞാൻ
പാടി നിൻ പാൽക്കനവിൽ താലോലം (2)
ഒരു നേരം കാണാതെ ഉണ്ണില്ലുറങ്ങില്ല
അറിയും ഞാൻ എന്നും നിൻ വാത്സല്യം (2)
നീ എന്തുപറഞ്ഞെന്തു പറഞ്ഞെന്തുപറഞ്ഞലയുന്ന
അന്നാരം പുന്നാരം അല്ലിമലർക്കാറ്റേ ഓ...
(ചിരി...)

അഴകോടെ അലിവോടെ നിൻ നിഴലായ് നില്പൂ ഞാൻ
കേൾക്കാതെ കേൾപ്പൂ നിൻ താരാട്ട് (2)
കണ്ണെത്തും ദൂരത്ത് കണ്മണി നീ വാഴേണം
എന്നും നീ എന്നരികിൽ വളരേണം (2)
നീ എന്തുപറഞ്ഞെന്തു പറഞ്ഞെന്തുപറഞ്ഞലയുന്ന
അന്നാരം പുന്നാരം അല്ലിമലർക്കാറ്റേ ഓ...

(ചിരി...)

ചിത്രം
ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ

പാടിയത്
എസ്.ജാനകി

രചന
ശ്രീകുമാരൻതമ്പി

സംഗീതം
എം.ബി.ശ്രീനിവാസൻ

434

ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ

ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചിരിക്കാൻ
ആയിരം പേർ വരും
കരയുമ്പോൾ കൂടെക്കരയാൻ
നിൻ നിഴൽ മാത്രം വരും
നിൻ നിഴൽ മാത്രം വരും
സുഖമൊരു നാൾ വരും വിരുന്നുകാരൻ (2)
ദുഃഖമോ പിരിയാത്ത സ്വന്തക്കാരൻ (ചിരി)

കടലിൽ മീൻ പെരുകുമ്പോൾ
കരയിൽ വന്നടിയുമ്പോൾ
കഴുകനും കാക്കകളും പറന്നു വരും
കടൽത്തീരമൊഴിയുമ്പോൾ
വലയെല്ലാമുണങ്ങുമ്പോൾ
അവയെല്ലാം പലവഴി പിരിഞ്ഞു പോകും
അവയെല്ലാം പലവഴി പിരിഞ്ഞു പോകും

കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കരൾ
തളർന്നു ഞാനുറങ്ങുമ്പോൾ
കഥ പറഞ്ഞുണർത്തിയ കരിങ്കടലേ കരിങ്കടലേ
കനിവാർന്നു നീ തന്ന കനകത്താമ്പാളത്തിൽ
കണ്ണുനീർച്ചിപ്പികളോ നിറച്ചിരുന്നു
കണ്ണുനീർച്ചിപ്പികളോ നിറച്ചിരുന്നു... (ചിരി)

ചിത്രം
കടൽ

435

ചില്ലുജാലകവാതിലിൻ

ചില്ലുജാലകവാതിലിൻ തിരശ്ശീല ഞൊറിയുമ്പോൾ..
മെല്ലെയൊന്നു കിലുങ്ങിയോ കൈവളകളറിയാതെ..
(ചില്ലുജാലക..)

മഞ്ഞണിഞ്ഞൊരു പാതയിൽ
മനസ്സൊന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ..
നെഞ്ചിലൂടെ പറന്നു പോയൊരു
പൂങ്കുയിൽ വെറുതേ..
(ചില്ലുജാലക..)

ഇല കുടഞ്ഞു തളിച്ച വഴിയുടെ ഇരുവശം നീളെ..
മലരണിഞ്ഞു നിരന്നു ചില്ലകൾ അവനു കണിയേകാൻ..
എത്ര സ്നേഹവസന്തം ചമയമണിഞ്ഞുവെന്നാലും..
ഇന്നിതേവരെ ആയതില്ലൊരു
ചെണ്ടു നൽകീടാൻ.. അവനൊരു
ചെണ്ടു നൽകീടാൻ ..
(ചില്ലുജാലക..)

കുളിരു കുമ്പിളിലുള്ള തെന്നലിൻ എവിടെയും ചെല്ലാം..
കളകളങ്ങളിലൂടെ ആഴിയെ നദികളും പുണരാം
മുരളിയൂതിയോരിടയനരികെയിരുന്നുവെന്നാലും..
മതിമറന്നുണരേണ്ട കൊലുസ്സിനു മൗനമോ ഇന്നും
ഇനിയൊരു മൗനമോ എങ്ങും..
(ചില്ലുജാലക..)

ചിത്രം
ക്ലാസ് മേറ്റ്സ്

436

ചീരപ്പൂവുകൾക്കുമ്മ

ചീരപ്പൂവുകൾക്കുമ്മ കൊടുക്കണ
നീലക്കുരുവികളേ
തെന്നലറിയാതെ അണ്ണാറക്കണ്ണനറിയാതെ
വിങ്ങിക്കരയണ കാണാപ്പൂവിന്റെ
കണ്ണീരൊപ്പാമോ ഊഞ്ഞാലാട്ടിയുറക്കാമോ
(ചീര...)

തെക്കേ മുറ്റത്തെ മുത്തങ്ങപ്പുല്ലിൽ
മുട്ടിയുരുമ്മിയുരുമ്മിയിരിക്കണ പച്ചക്കുതിരകളേ
വെറ്റിലനാമ്പു മുറിക്കാൻ വാ
കസ്തൂരിച്ചുണ്ണാമ്പു തേയ്ക്കാൻ വാ
കൊച്ചരിപ്പല്ലു മുറുക്കിച്ചുവക്കുമ്പോൾ
മുത്തശ്ശിയമ്മയെ കാണാൻ വാ
(ചീര)

മേലേവാര്യത്തെ പൂവാലി പയ്യ്
നക്കിത്തുടച്ചു മിനുക്കിയൊരുക്കണ
കുട്ടിക്കുറുമ്പുകാരീ
കിങ്ങിണി മാല കിലുക്കാൻ വാ
കിന്നരിപ്പുല്ലു കടിയ്ക്കാൻ വാ
ളുവെള്ളക്കിണ്ടിയിൽ പാലു പതയുമ്പോൾ
തുള്ളിക്കളിച്ചു നടക്കാൻ വാ...
(ചീര)

ചിത്രം
ധനം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര അയ്യർ	കൈതപ്രം	ദീപക് ദേവ്

437

ചുണ്ടത്ത് ചെത്തിപ്പൂ

തൊത്തര തൊത്തര പൂത്തുമ്പീ
തൊത്തര തൊത്തര തോ (2)
ചുണ്ടത്ത് ചെത്തിപ്പൂ ചെണ്ടു വിരിഞ്ഞു
തൊത്തര തൊത്തര പൂത്തുമ്പീ തൊത്തര തൊത്തര തോ
പല്ലാക്കു മൂക്കുത്തി കല്ലു മിനുങ്ങി തൊത്തര തൊത്തര പൂത്തുമ്പീ
തൊത്തര തൊത്തര തോ
കല്യാണ ചെമ്പൊന്നിൻ താലി കിലുങ്ങി
അല്ലിപ്പൂ ലോലാക്കിൻ ചേലു കിണുങ്ങി
ഇനിയും വരാത്തതെന്തേ എൻ തുമ്പീ നീ
അരികിൽ വരാത്തതെന്തേ
ഇനിയും വരാത്തതെന്തേ എൻ തുമ്പീ നീ
അരികിൽ വരാത്തതെന്തേ (ചുണ്ടത്ത്..)

കരളേ നീ വരാൻ കനവും കണ്ടു ഞാൻ
കടവിൽ നിൽക്കയാണിന്നോളവും (2)
ആറ്റു നോറ്റു കാത്തു നിന്നു നോക്കി നോക്കി നോറ്റിരുന്നു
കാൽ കുഴഞ്ഞേ കൈ കുഴഞ്ഞേ ഹോയ് ഹോയ് ഹോയ്. (2)
നാലു നിലപ്പന്തലിൽ നീ നാലാളും കൂട്ടരുമായ്
മിന്നുകെട്ടിനെന്നു വരും
എന്നിനി എന്നിനി എന്നുവരും (ചുണ്ടത്ത്...)

നീയില്ലാതെയെൻ ജന്മം പൂക്കുമോ
നിന്നോടാണെനിക്കാരാധന (2)
പാൽക്കടലിനക്കരെയിലും മാലിമാലി മണപ്പുറത്തും
കാത്തു കാത്തു കാത്തു നിന്നേ ഹോയ് ഹോയ് ഹോയ്..(2)
ചിങ്കാരപ്പല്ലക്കിൽ സിന്ദൂരച്ചെപ്പോടെ
പൊന്നുകെട്ടാനെന്റെയഴകൻ
എന്നിനി എന്നിനി എന്നു വരും (ചുണ്ടത്ത്...)

ചിത്രം
ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ

438
ചൂളമടിച്ച് കറങ്ങി

ചൂളമടിച്ച് കറങ്ങി നടക്കും
ചോലക്കുയിലിനു കല്യാണം ഓ..ഓ
ആലിൻ കൊമ്പത്തത്തന്തിയുറങ്ങണൊ-
രേലേഞ്ഞാലിക്ക് പൂത്താലി ഓ...ഓ..
ആറ്റിലൊളിച്ചു കളിക്കണ മീനേ
കാട്ടിൽ കുറുംകുഴലൂതണ കാറ്റേ
കാൽത്തള കെട്ടി കൈവള ചാർത്തി
കല്യാണത്തിനു കൂടേണ്ടേ ഓ...ഓ.. (ചൂളമടിച്ചു...)

മയിലാഞ്ചിക്കുന്നും മേലേ വെയിൽ കായും മാടത്തത്തേ
മാറ്റേറും മയ്യുണ്ടോ കണ്ണെഴുതാൻ
ആമാടപ്പെട്ടി തുറക്കും മലർമാസ ചിങ്ങനിലാവേ
നിൻ കൈയ്യിൽ മിന്നുണ്ടോ പൊന്നുരുക്കാൻ
നിഴലോലത്തുമ്പിൽ താണാടുമ്പോൾ
സിന്ദൂരം വാരിത്തൂവി സായം കാലം (2)
ശ്രുതി കൂട്ടി പാടി ദൂരേ രാക്കിളിക്കൂട്ടം
തുടിതാളം കൊട്ടി കുഞ്ഞു പൂമ്പാറ്റകൾ ഓ...ഓ..(ചൂളമടിച്ചു)

പൂവാക ചില്ലയുലക്കും തൈമാസ തെന്നൽ പെണ്ണേ
നീയുണ്ടോ നീരാടാൻ നീർപ്പുഴയിൽ
ചെമ്മാനച്ചെപ്പിലൊളിക്കും ചിങ്കാരതാരപ്പൊന്നേ
താലോലം താരാട്ടാം ചായുറക്കാം
നറുമഞ്ഞിൻ മുത്തേ നാണിക്കല്ലേ
നാടോടിക്കാറ്റിൻ കൈയ്യോ നിന്നെ പുൽകീ(2)
നിറമേഴും ചാർത്തി നിന്റെ പൂങ്കവിൾ ചെണ്ടിൽ
നറുതിങ്കൾ പൂക്കും നിന്റെ വാർകുന്തലിൽ
ഓ...ഓ.. (ചൂളമടിച്ചു...)

ചിത്രം
സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി	എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

BabuEdakochi

ചെട്ടിക്കുളങ്ങര

ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭരണിനാളിൽ
ഉത്സവം കണ്ടുനടക്കുമ്പോൾ
കുപ്പിവള കടയ്ക്കുള്ളിൽ ചിപ്പിവളക്കലയ്ക്കിടയിൽ
ഞാൻ കണ്ടൊരു പുഷ്പമിഴിയുടെ തേരോട്ടം
തേരോട്ടം തേരോട്ടം തേരോട്ടം (ചെട്ടിക്കുളങ്ങര)

കണ്ടാൽ അവളൊരു തണ്ടുകാരി
മിണ്ടിയാൽ തല്ലുന്ന കോപക്കാരി
ഓമൽക്കുളിർ മാറിൽ സ്വർണ്ണവും
ഉള്ളത്തിൽ ഗർവ്വും ചൂടുന്ന സ്വത്തുകാരി
അവളെന്റെ മൂളിപ്പാട്ടേട്ടുപാടി
അതുകേട്ട ഞാനും മറന്നുപാടി
പ്രണയത്തിൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുരുനാൾ കൊണ്ട്
കരമൊഴിവായ് പതിച്ചുകിട്ടി
ഓ... ഓ... ഓ... ഓ... (ചെട്ടിക്കുളങ്ങര)

ഓരോ ദിനവും കൊഴിഞ്ഞുവീണു
ഓരോ കനവും കരിഞ്ഞുവീണു
വീണയും നാദവും പോലെയൊന്നായവർ
വിധിയുടെ കൈകളാൽ വേർപിരിഞ്ഞു
അകലെ അകലെയാണവർ എന്നാലാ ഹൃദയം
അരികത്തു നിന്നു തുടിക്കയല്ലേ
ഉടലുകൾ തമ്മിലകന്നുവെന്നാൽ
ഉയിരുകളെങ്ങനെ അകന്നു നിൽക്കും
ആ... ആ... ആ... ആ... (ചെട്ടിക്കുളങ്ങര)

ചിത്രം
സിന്ധു

പാടിയത്
മധുബാലകൃഷ്ണൻ, ചിത്ര

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

440

ചെന്താർമിഴി

ചെന്താർമിഴി പൂന്തേന്മൊഴി
കണ്ണിനു കണ്ണാം എൻ കണ്മണി (2)
കണ്ണഞ്ചലാടും മങ്കൈ മണി
നീ മാർഗഴി തിങ്കളെൻ
മധുമലർ മണി തട്ടിലിൽ
പൊൻമാനോ പാൽകനവോ
നിൻ ജീവനിൽ ഉരുകുന്ന ഞാൻ
ഒരു സ്നേഹഗംഗാ നൈർമല്ല്യമായ്
എത്ര കണ്ടാലും മതി വരില്ലല്ലോ
നിന്റെ നിലാചന്തം
പിന്നിൽ നിന്നെന്റെ കണ്ണു പൊത്തുമ്പോൾ
എന്നെ മറന്നു ഞാൻ
നീലാമ്പൽ തേടി നമ്മൾ പണ്ടലഞ്ഞപ്പോൾ
നീ തണ്ടുലഞ്ഞൊരാമ്പൽ പൂവായ് നിന്നപ്പോൾ
വരിവണ്ടായ് ഞാൻ മോഹിച്ചു
നിൻ ജീവനിൽ ഉരുകുന്ന ഞാൻ
ഒരു സ്നേഹഗംഗാ നൈർമല്ല്യമായ്
നിൻ നിഴൽ പോലെ കൂടെ വരാം ഞാൻ
നീ എന്റെ സൂര്യനല്ലേ
വേളിനിലാവായ് തേടി വരാം ഞാൻ
നീ എന്റെ സന്ധ്യയല്ലേ
അന്നഗ്രഹാര രാത്രിയിൽ തേരു വന്നപ്പോൾ
കരതാരിൽ നമ്മൾ മൺചിരാതും കൊണ്ടുനടന്നില്ലേ
തിരുയൂതി മെല്ലെ നെഞ്ചിൽ ചേർത്തില്ലെ
(ചെന്താർമിഴി)
ഉം...ഉം...ഉം...ഉം...(2)

ചിത്രം
പെരുമഴക്കാലം

Baby Edakochi

ചെപ്പു കിലുക്കണ

ചെപ്പു കിലുക്കണ ചങ്ങാതീ നിന്റെ
ചെപ്പു തുറന്നൊന്നു കാട്ടൂലേ (2)
മിന്നണതെന്താണയ്യാ നല്ല
കുന്നിക്കുരു മണി പൊൻമാലാ (2)
ഓണനിലാവത്ത് തുള്ളാട്ടം കൊള്ളും
ഓമനച്ചങ്ങാതീ ചൊല്ലു നീ (2)
ആരെല്ലാം ചോദിച്ചീ പൊന്മാല നിന്റെ
കിങ്ങിണിച്ചെപ്പിലെ പൊന്മാല(2)
(ചെപ്പു കിലുക്കണ..)

ആരിയങ്കാവിലെ കാറ്റു വന്നേ ഒരു
കാരിയം ചോദിച്ചതെന്താണ (2)
മഞ്ഞക്കിളികളും ചങ്ങാലീം വന്ന്
കൊഞ്ചിപ്പറഞ്ഞതുമെന്താണ് (ചെപ്പു കിലുക്കണ ..)

കാറ്റിൻ കൈയ്യിൽ കൊടുത്താലേ
ഇതു പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു കളയൂല്ലേ (2)
നാട്ടുകാരിക്കിളി ചോദിച്ചാൽ
നിന്റെ പാട്ടിനു പോവാൻ പറയൂല്ലേ (2)
(ചെപ്പു കിലുക്കണ ..)

അമ്മിണിക്കുഞ്ഞിനു ഇങ്കു കുറുക്കിയതമ്മച്ചി
കാണാതെ കൊണ്ടത്തരാം (2)
പഞ്ചാരയുമ്മ പകുത്തു തരാം നിന്റെ
മുത്തണിമാലയെനിക്കല്ലേ
(ചെപ്പു കിലുക്കണ ..)

നാടകം
മുടിയനായ പുത്രൻ

ചെമ്പകത്തൈകൾ

ചെമ്പകത്തൈകൾ പൂത്ത മാനത്ത് പൊന്നമ്പിളി
ചുംബനം കൊള്ളാനൊരുങ്ങീ...
അമ്പിളീ...... അമ്പിളി പൊന്നമ്പിളീ.....
ചുംബനം കൊള്ളാനൊരുങ്ങീ......
ചുംബനം കൊള്ളാനൊരുങ്ങീ

[ചെമ്പകത്തൈകൾ]

അത്തറിൻ സുഗന്ധവും ...
അത്തറിൻ സുഗന്ധവും പൂശിയെൻ മലർച്ചെണ്ടീ
മുറ്റത്ത് വിടർന്നില്ലല്ലോ.. (2)
വെറ്റില മുറുക്കിയ ചുണ്ടുമായ് തത്തക്കിളി
ഒപ്പന പാടിയില്ലല്ലോ...
ഒപ്പന പാടിയില്ലല്ലോ.....

[ചെമ്പകത്തൈകൾ]

അല്ലിക്കൈ മൈലാഞ്ചീ........
അല്ലിക്കൈ മൈലാഞ്ചി കൊണ്ടെന്റെ മേനിയിൽ
അവൾ പടം വരച്ചില്ലല്ലോ....
മാണിക്യ മണിമുത്ത് കവിളെന്റെ കവിളിലെ
മങ്ങലിൽ തിളങ്ങിയില്ലല്ലോ....
മങ്ങലിൽ തിളങ്ങിയില്ലല്ലോ

[ചെമ്പകത്തൈകൾ]

ചിത്രം
കാത്തിരുന്ന നിമിഷം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
സുദീപ് കുമാർ	മുരുകൻ കാട്ടാക്കട	എം.ജയചന്ദ്രൻ

443

ചെമ്പകപ്പൂങ്കാട്ടിലെ

ചെമ്പകപ്പൂങ്കാട്ടിലെ ചിത്രമണിപ്പൊയ്കയിൽ
കണ്ടു ഞാൻ നിന്നെ ചെന്താമരേ......
ചെമ്പകപ്പൂങ്കാട്ടിലെ ചിത്രമണിപ്പൊയ്കയിൽ
കണ്ടു ഞാൻ നിന്നെ ചെന്താമരേ......
എന്റെ കരൾക്കൊമ്പിലും ചാറ്റമഴച്ചോലയിൽ
വന്നപൂത്തുലഞ്ഞിടുമോ ചൊല്ലാതിരേ...
ചെന്താമരേ.....
(ചെമ്പക)

ചന്ദനവെയിലിൽ ഈ കുങ്കുമവഴിയിൽ
പതിവായ് നിന്റെ കവിൾ ചുവന്നതു കണ്ടുനിന്നില്ലേ
കാർത്തികനാളിൽ രാപ്പൂത്തിരി തെളിയേ
അരികിൽ നിന്റെ മുഖം തുടുത്തത് ഞാനറിഞ്ഞില്ലേ..
അറിയാതെ.. കുളിർ മിഴിമുനപതിയേ...
മനസാകെ കുടമലരുകളുലയേ...
സുഖമഴനനയണലഹരിയിൽ മനം തിരയുവതാരെ
ചെന്താമരേ..
(ചെമ്പക)

ആൽമരത്തണലിൽ കൂത്തമ്പലനടയിൽ
ഒരുനാൾ മകം തൊഴുതിറങ്ങണ കണ്ടുനിന്നില്ലേ
ആറ്റിറമ്പഴകിൽ ഈ തരിമണൽ വിരിയിൽ
ഋതുവായി കുളി കഴിഞ്ഞിറങ്ങണ നാണം കണ്ടില്ലേ
പറയാതെ കളി പറയണകനവിൽ
അനുരാഗം മഷിയെഴുതണ കഥയിൽ
പുതു നിനവുകളിലെ മലരിലെ മധു നുകരുവതാര്..
ചെന്താമരേ.. (ചെമ്പക)

ചിത്രം
രതിനിർവ്വേദം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഭാസ്കരൻ	എ.ടി. ഉമ്മർ

ചെമ്പകപ്പൂങ്കാവനത്തിലെ

ചെമ്പകപ്പൂങ്കാവനത്തിലെ പൂമരച്ചോട്ടിൽ
പണ്ടൊരിക്കലൊരാട്ടിടയൻ തപസ്സിരുന്നു
വിണ്ണിൽ നിന്നും വന്നിറങ്ങിയ ഭഗവാനപ്പോൾ ഒരു
ചന്ദനത്തിൻ മണിവീണയവനു നൽകി
(ചെമ്പക.)

തങ്കസ്വപ്നശതങ്ങളാൽ തന്ത്രികൾ കെട്ടി അതിൽ
സുന്ദര പ്രതീക്ഷകൾ തൻ ചായം പൂരട്ടി
ആർത്തലച്ച ഹൃദയത്തിൽ തുളുമ്പിയ ഗാനങ്ങൾ
രാത്രിയും പകലുമവൻ വീണയിൽ മീട്ടി
(ചെമ്പക..)

ആ മധുര സംഗീതത്തിൽ ലഹരിയാലേ സ്വന്തം
ഭൂമിദേവിയെ പാവം മറന്ന പോയി
ശ്യാമളയാം ഭൂമിയാകെ പാഴ്മരുവായി മാറിപ്പോയ്
പാവമപ്പോൾ പശിയാലേ പാട്ടു നിർത്തി
പാട്ടു നിർത്തി

കാത്തു നിക്കും വയലിൽ തൻ കലപ്പയൂന്നി തന്റെ
വേർപ്പുകൊണ്ട് വിതക്കുവാൻ അവനിറങ്ങീ
എന്നുമെന്നും സമൃദ്ധി തൻ
പൊൻമണികൾ വിളയിക്കാൻ
മണ്ണിതിന്റെ മകനായി അവനിറങ്ങീ
(ചെമ്പക..)

ചിത്രം
ആഭിജാത്യം

445

ചെമ്പകപ്പൂമൊട്ടിനുള്ളിൽ

ചെമ്പകപ്പൂമൊട്ടിനുള്ളിൽ വസന്തം വന്നു
കനവിലെ ഇളംകൊമ്പിൽ ചന്ദനക്കിളി
അടക്കംചൊല്ലി
പുതുമഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ വാർമഴവില്ലുണർന്നേ ഹോയ്
ഇന്നു കരളിലഴകിന്റെ മധുരമൊഴുകിയ മോഹാലസ്യം
ഒരു സ്നേഹാലസ്യം
(ചെമ്പകപ്പൂ)

തുടിച്ചുകുളിക്കുമ്പോൾ പൂൽകും നല്ലിളംകാറ്റേ
എനിക്കുതരുമോ നീ കിലുങ്ങും കനകമഞ്ചീരം
കോടികസവുടുത്താടി ഉലയുന്ന കളിനിലാവേ
നീയും പവിഴവളയിട്ട നാണംകുണുങ്ങുമൊരു
പെൺകിടാവല്ലേ
നിനക്കുമുണ്ടോ എന്നെപ്പോലെ
പറയുവാനരുതാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ
(ചെമ്പകപ്പൂ)

കല്ലുമാലയുമായ് അണയും തിങ്കൾതട്ടാരേ
പണിഞ്ഞതാർക്കാണ് മാനത്തെ തങ്കമണിത്താലി
കണ്ണാടംപൊത്തിപൊത്തി കിന്നാരംതേടിപോകും
മോഹപൊന്മാനേ
കല്യാണചെക്കൻ വന്നു പുന്നാരംചൊല്ലുമ്പോൾ
നീ എന്തുചെയ്യും
നിനക്കുമുണ്ടോ എന്നെപ്പോലെ
പറയുവാനരുതാത്ത പ്രിയരഹസ്യം
(ചെമ്പകപ്പൂ)

ചിത്രം
എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രേയഘോഷാൽ, രവിശങ്കർ	അനിൽ പനച്ചൂരാൻ	എം. ജയചന്ദ്രൻ

Baby Edakochi

ചെമ്പരത്തിക്കമ്മലിട്ട്

കുരുവീ കുരു കുരുവീ കുനു കുരുവീ കുരുവീ
നീ വരുമോ തൈക്കുരുവീ തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്...
മിഴിയിൽ കടമിഴിയിൽ കളമെഴുതും കാറ്റേ
നീ വരുമോ ഇതുവഴിയേ മലരെണ്ണും പൂങ്കാറ്റേ
ചെമ്പരത്തിക്കമ്മലിട്ട് കുപ്പിവള കൊഞ്ചലിട്ട്
കാത്തുനിന്നതാര്....?
അന്തിവെയിൽ പൊന്നെടുത്ത് പത്ത് മുഴം പട്ടെടുത്ത്
പാർത്തു നിന്നതാര്....?
തെളിവാനിൽ നിന്ന മേഘം പനിനീരിൻ കൈക്കുടഞ്ഞു
അണിവാക പൂക്കുമീ നാളിൽ.. നാണം കൊണ്ട്..
ചെമ്പരത്തി... ഹേയ്.. (ചെമ്പരത്തി)

മഞ്ചാടിത്തുരുത്തിലെ കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവിക്ക്
മകരനിലാവിൻ മനസ്സറിയാം...
വല്ലാതെ വലയ്ക്കുന്ന കണ്ണോട്ടമേൽക്കുമ്പോൾ
മനസ്സിന്റെ ജാലകം തുറന്നുപോകും..
പകൽക്കിനാവിൻ ഇതളുകളിൽ പരാഗമായ് നിന്നോർമ്മകൾ
വിയൽ ചെരാതിലൊളിവിതറും നിറങ്ങളേഴ തിരിമലരായ്
ഓ... വരാതെ വന്ന താരം ചൊല്ലി മെല്ലെ.. (ചെമ്പരത്തി)
വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിലെ ചങ്ങാതിത്തിരകളും
തരളിതമാമൊരു കഥപറയും
വെള്ളാട്ടക്കാവിലെ തുള്ളാട്ടത്തളിരില
പുളകിതയായതു കേട്ടിരിക്കും
പിണങ്ങിനിന്ന പരലുകളും ഇണങ്ങിവന്ന കഥയറിയാൻ
കണങ്ങൾ വീണ മണൽവിരിയിൽ
അനംഗരാഗം അലിയുകയായ്
ഓ. അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞ തെന്നൽ ചൊല്ലി മെല്ലെ
ഹേയ്.. (ചെമ്പരത്തി)

ചിത്രം
മാണിക്യക്കല്ല്

പാടിയത്
ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
ഇളയരാജ

447

ചെമ്പൂവേ പൂവേ

ചെമ്പൂവേ പൂവേ നിറമാറത്തെ
ചെണ്ടേലൊരു വണ്ടുണ്ടോ
ചാന്തേറും ചുണ്ടിൽ ചുട്ടുമുത്താരം മുത്താനൊരു മുത്തുണ്ടേ
ചിരിചിലമ്പുലഞ്ഞു ചമയങ്ങളഴിഞ്ഞു ഓ..
കളത്തിലെ കളത്തിൽ നിലവിളക്കണഞ്ഞു ഹോ
മിഴി കൊണ്ടു മിഴികളിൽ ഉഴിയുമോ
നനയുമെൻ നിറുകയിൽ നറുമണം ചൂടാമോ (ചെമ്പൂവേ...)
അന്തിച്ചോപ്പു മായും മാനത്താരോ മാരിവില്ലിൻ തൊങ്ങൽ തൂക്കും
നിന്റെ ചെല്ലക്കാതിൽ കുഞ്ഞിക്കമ്മലെന്നൊണം
തങ്കതിങ്കൾ നുള്ളി പൊട്ടും തൊട്ട് വെണ്ണിലാവിൽ കണ്ണും നട്ട്
നിന്നെ ഞാനീ വാകച്ചോട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു
തേൻ കിനിയും തെന്നലായ് നിന്നരികെ വന്നു ഞാൻ
കാതിലൊരു മന്ത്രമായ് കാകളികൾ മൂളവേ
നാണം കൊണ്ടെൻ നെഞ്ചിൽ താഴം പൂവോ തുള്ളി
ആരും കേൾക്കാതുള്ളിൽ മാടപ്രാവോ കൊഞ്ചി
ആലോലം കിളി മുത്തേ വാ ആതിരരാവിലൊരമ്പിളിയായ്
(ചെമ്പൂവേ....)
അല്ലിത്താമരപ്പൂചെപ്പിൽ തത്തി താരകത്തിൻ കൊമ്പും നുള്ളി
താണിറങ്ങും പൂന്തേൻ തുമ്പി മാറി നിന്നാട്ടേ
എന്നും നിന്റെയുള്ളിൽ തുള്ളി തൂകും കുഞ്ഞുവെള്ളികിണ്ണത്തിൽ നീ
കാച്ചി വെയ്ക്കും ചെല്ലപ്പൈമ്പാൽ ഞാൻ കുടിച്ചോട്ടേ
പീലിമുടിയാട്ടുമീ നീലമയിൽ കാൺകിലോ
മേലേ മുകിൽ ചായവേ നേരമിരുളുകയോ
നാടൻ കന്നിപ്പെണ്ണേ നാണിക്കാതെൻ പൊന്നേ
താഴെക്കാവിൽ നാളേ വേളിത്താലം വേണ്ടേ
പായാരം കളി ചൊല്ലാതെ
പുഞ്ചിരി പൊതിയാൻ ചിഞ്ചിലമായ്
ചാന്തേറും ചുണ്ടിൽ ചുട്ടുമുത്താരം മുത്താനൊരു മുത്തുണ്ടേ
(ചെമ്പൂവേ....)

ചിത്രം
കാലാപാനി

പാടിയത്
ഉണ്ണിമേനോൻ, ചിത്ര

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
ജോൺസൺ

448
ചെല്ലക്കാറ്റിൻ പള്ളിത്തേരിൽ

ചെല്ലക്കാറ്റിൻ പള്ളിത്തേരിൽ ചിങ്ങച്ചെമ്മാനം
കന്നിത്തേനേ നിന്നെത്തേടും വർണ്ണക്കൂടാരം (2)
നീലപ്പീലികാലിനാൽ ഓലത്താലി ചേലുമായ്
ഈറക്കൊമ്പിൻ ഇലത്തുമ്പിൽ അഴകായ് ഒഴുകാൻ വാ
ഓണക്കാവിൽ നാണപ്പൂവിൻ അമൃതായ് അലിയാൻ വാ
(ചെല്ലക്കാറ്റിൻ)

തങ്കക്കമ്പി വീണമീട്ടി നിന്റെ ഓർമ്മ പൂവനിയിൽ
മഞ്ഞതുമ്പിയാം കിനാവുമായ്
മൗനത്തിൻ നേർത്ത തെന്നലിൽ (2)
മഞ്ഞണിഞ്ഞ മോഹമായി ഞാൻ
മേടപ്പക്ഷിയാകുമെൻ മാടത്തത്തേ നീയഴകിൽ
കൂടണഞ്ഞ കാടലഞ്ഞു പാടിടും
കിളിപ്പെണ്ണിൻ മലർകാലം തുമ്പിക്കോ ഓണക്കാലം
(ചെല്ലക്കാറ്റിൻ)

സ്വർണ്ണതാലം കൈയ്യിലേന്തി സന്ധ്യ പോലുമീ വഴിയിൽ
നിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ നതാംഗിയായ്
നാണത്തിൽ മുങ്ങി നിന്നതും
കണ്ണിലിന്നു കാത്തിടുന്നു ഞാൻ നിലീനയായ്
അന്തിമേഘത്തോപ്പിലെ ചന്തമുള്ള മാരിവില്ലായ്
നീ വിരിഞ്ഞ കാന്തിയൊന്നു കാണുവാൻ
തരുന്നോരോ വെള്ളിത്തിങ്കൾ
മാനത്തെ കോടിക്കോണിൽ
(ചെല്ലക്കാറ്റിൽ)

ചിത്രം
മിമിക്സ് പരേഡ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഒ.എൻ.വി	എം.ബി.ശ്രീനിവാസൻ

Babu Edakochi

ചൈത്രം ചായം ചാലിച്ച്

ചൈത്രം ചായം ചാലിച്ച്
നിന്റെ ചിത്രം വരക്കുന്നു..
ചാരുചിത്രം വരക്കുന്നു..

എങ്ങുനിന്നെങ്ങുനിന്നീ കവിൾത്തട്ടിലീ..
കുങ്കുമ വർണ്ണം പകർന്നൂ..
മാതളപ്പൂക്കളിൽ നിന്നോ
മലർവാക തളിർത്തതിൽ നിന്നോ
പാടിപ്പറന്നു പോം എൻ കിളിതത്ത തൻ
പാടലമാം ചുണ്ടിൽ നിന്നോ..
ആ..ആ..ആ..ആ...

(ചൈത്രം ചായം ....)

എങ്ങുനിന്നെങ്ങുനിന്നീ കുളിർ നെറ്റിയിൽ
ചന്ദനത്തിൻ നിറംവാർന്നൂ..
ഈ മിഴിപ്പൂവിലെ നീലം ..
ഇന്ദ്രനീലമണിച്ചില്ലിൽ നിന്നോ
മേനിയിലാകെ പടരുമീ സൌവർണ്ണം
ഏതുഷസന്ധ്യയിൽ നിന്നോ..
ആ..ആ..ആ..ആ

(ചൈത്രം ചായം ....)

ചിത്രം
ചില്ല്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

Babu Edakochi

ചൈത്രനിലാവിന്റെ

ചൈത്രനിലാവിന്റെ പൊൻപീലിയാൽ
മഴവില്ലിൻ നിറമേഴും ചാലിച്ച്
ആത്മാനുരാഗ തിരശ്ശീല നീർത്തി
നിൻ രൂപമെന്നും വരക്കും ഞാൻ
വരക്കും ഞാൻ

(ചൈത്രനിലാവിന്റെ..)

മിഴികളിൽ നീലാമ്പൽ വിടരും
കുന്തലിൽ കാർമുകിൽ നിറമണിയും(2)
വസന്തം മേനിയിൽ അടിമുടി തളിർക്കും
കവിതയായ് എൻ മുന്നിൽ നീ തെളിയും
കവിതയായ് എൻ മുന്നിൽ നീ തെളിയും

(ചൈത്രനിലാവിന്റെ..)

മൊഴികളിൽ അഭിലാഷമുണരും
സ്വപ്നങ്ങൾ ഹംസമായ് ദൂതു ചൊല്ലും
ആദ്യസമാഗമ മധുരാനുഭൂതിയിൽ
അറിയാതെ നാമൊന്നു ചേരും
അറിയാതെ നാമൊന്നു ചേരും

(ചൈത്രനിലാവിന്റെ..)

ചിത്രം
ഒരാൾ മാത്രം

Babu Edakochi

ചൊട്ട മുതൽ ചുടല വരെ

ചൊട്ട മുതൽ ചുടല വരെ ചുമടും താങ്ങി
ദുഃഖത്തിൻ തണ്ണീർപ്പന്തലിൽ നിൽക്കുന്നവരേ...
ഈ രാത്രി ഇരുണ്ട വെളുത്തു കിഴക്കുണരുമ്പോൾ
ഈ നാട്ടിയ കഴുകുമരങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾ...
കാണും നിങ്ങൾ...

(ചൊട്ട മുതൽ)

കാലൻകോഴികൾ കൂകി..
കഴുകൻ ചുറ്റിനടന്നു..
അറബിക്കടലല ഞെട്ടിയുണർന്നു
ഗിരികൂടങ്ങൾ ഞടുങ്ങി
തുടിച്ചു തൂക്കുമരക്കയർ നിന്നു
മരണം കയറിയിറങ്ങി..
മരണം കയറിയിറങ്ങി..

(ചൊട്ട മുതൽ)

പിറന്നനാടിനു വേണ്ടി
പൊരുതി മരിച്ചവരിവിടെ
സ്വന്തം ചോരയിലെഴുതിയ
ജീവിതമന്ത്രം കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ
സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ വലുതാണീ ജന്മഭൂമി....

ചിത്രം
പഴശ്ശിരാജ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
അനിൽ പനച്ചൂരാൻ	അനിൽ പനച്ചൂരാൻ	ബിജിപാൽ

452

ചോര വീണ മണ്ണിൽ

ചോര വീണ മണ്ണിൽനിന്നുയർന്നു വന്ന പൂമരം
ചേതനയിൽ നൂറു നൂറു പൂക്കളായ് പൊലിക്കവെ
നോക്കുവിൻ സഖാക്കളെ നമ്മൾ വന്ന വീഥിയിൽ
ആയിരങ്ങൾ ചോര കൊണ്ടെഴുതി വച്ച വാക്കുകൾ
ലാൽ സലാം ഉം...ഉം..ലാൽ സലാം
മൂർച്ചയുള്ളൊരായുധങ്ങളല്ല പോരിനാശ്രയം
ചേർച്ചയുള്ള മാനസങ്ങൾ തന്നെയാണതോർക്കണം
ഓർമകൾ മരിച്ചിടാതെ കാക്കണം കരുത്തിനായ്
കാരിരുമ്പിലെ തുരുമ്പ് മായ്ക്കണം ജയത്തിനായ്
നട്ടു കണ്ണു നട്ടു നാം വളർത്തിയ വിളകളെ
കൊന്നു കൊയ്തു കൊണ്ടു പോയ ജന്മികൾ ചരിത്രമായ്
സ്വന്ത ജീവിതം ബലി കൊടുത്തു കോടി മാനുഷർ
പോരടിച്ചു കൊടി പിടിച്ചു നേടിയതീ മോചനം
സ്മാരകം തുറന്നു വരും വീറു കൊണ്ട വാക്കുകൾ
ചോദ്യമായി വന്നലച്ചു നിങ്ങൾ കാലിടറിയോ
രക്തസാക്ഷികൾക്കു ജന്മമേകിയ മനസ്സുകൾ
കണ്ണുനീരിൽ ചില്ലുടഞ്ഞ കാഴ്ചയായ് തകർന്നുവോ
ലാൽ സലാം ലാൽ സലാം
പോകുവാൻ നമുക്കു ഏറെ ദൂരമുണ്ടതോർക്കുവിൻ
വഴിപിഴച്ചു പോയിടാതെ മിഴി തെളിച്ചു നോക്കുവിൻ
നേരു നേരിടാൻ കരുത്തു നേടണം നിരാശയിൽ
വീണിടാതെ നേരിനായ് പൊരുതുവാൻ കുതിക്കണം
നാളെയെന്നതില്ല നമ്മളിന്നു തന്നെ നേടണം
നാൾ വഴിയിലെന്നും അമര ഗാഥകൾ പിറക്കണം
സമത്വമെന്നൊരാശയം മരിക്കുകില്ല ഭൂമിയിൽ
നമുക്കു സ്വപ്നമൊന്നു തന്നെ അന്നുമിന്നുമെന്നുമേ
സമത്വമെന്നൊരാശയം മരിക്കുകില്ല ഭൂമിയിൽ
നമുക്കു സ്വപ്നമൊന്നു തന്നെ അന്നുമിന്നുമെന്നുമേ

ചിത്രം
അറബിക്കഥ

പാടിയത്
ബാലമുരളീകൃഷ്ണ

രചന
പരമ്പരാഗതം

സംഗീതം
എം.ബി.ശ്രീനിവാസൻ

453

ജമുനാ കിനാരെ

ജമുനാ കിനാരെ.. പ്യാരേ
കദം തര് മോഹനാ
ബാസുരീ ബജാവേ...
ബാസുരീ ബജാവേ
ജമുനാ കിനാരെ.. പ്യാരേ
കദം തര് മോഹനാ
ബാസുരീ ബജാവേ...
ബാസുരീ ബജാവേ
സഖീ... കുഞ്ജ് ഭവനമേ
ജമുനാ കിനാരെ... പ്യാരേ
കദം തര് മോഹനാ...
ബാസുരീ ബജാവേ...
ബാസുരീ ബജാവേ...
പദ്മനാഭ ദീന.. ബന്ധോ..ആ
പദ്മനാഭ ദീന.. ബന്ധോ
പദ്മനാഭ ദീന.. ബന്ധോ
പദ്മനാഭ ദീന.. ബന്ധോ
മേരോ പാപ്ഹാരോ..
പ്രഭു ഗോപിനാഥ് ഗിരിധരാ
പ്രഭു ഗോപിനാഥ് ഗിരിധരാ
പ്രഭു ഗോപിനാഥ് ഗിരിധരാ
പ്രഭു ഗോപിനാഥ് ഗിരിധരാ
രാജോ മേരെ മൻ മേ..
ജമുനാ കിനാരെ..പ്യാരേ
കദം തര് മോഹനാ
ബാസുരീ... ബജാവേ... ബാസുരീ ബജാവേ

ചിത്രം
സ്വാതിതിരുനാൾ

454

Babu Edakochi

ജയദേവകവിയുടെ

ജയദേവകവിയുടെ ഗീതികൾ കേട്ടെന്റെ
രാധേ ഉറക്കമായോ
രാജീവനയനന്റെ വാർത്തകൾ കേട്ടെന്റെ
രാധേ ഉറക്കമായോ
രാധേ ഉറക്കമായോ...

(ജയദേവകവിയുടെ...)

നിന്റെ കണ്ണീരൊരു കാളിന്ദിയായത്
ഇന്നുമറിഞ്ഞില്ല ദേവൻ (2)
നിന്റെ ചിലങ്കകൾ മൂകമായ് തീർന്നതും
തെല്ലുമറിഞ്ഞില്ല കണ്ണൻ (2)

(ജയദേവകവിയുടെ...)

ഈ നിശാവേളയിൽ നിന്റെ നിനവൊരു
വേണുഗാനത്തിലലിഞ്ഞോ (2)
ഈ ശാന്ത നിദ്രയിൽ നിന്റെ കനവുകൾ
ദ്വാരക തേടി പറന്നോ (2)

(ജയദേവകവിയുടെ...)

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
ബിച്ചുതിരുമല

സംഗീതം
എ.ടി. ഉമ്മർ

455

ജലശംഖുപുഷ്പം

ജലശംഖുപുഷ്പം ചൂടും
കടലോര തീരം
മനസാക്ഷികൾ ഓരോ
അലമാലയാൽ മൂടും
ജലശംഖുപുഷ്പം..
ദേഹമെന്ന കൂടിൽ വാഴും
മോഹമെന്ന കുഞ്ഞിപക്ഷി
എന്നും നിന്റെ പൈദാഹങ്ങൾക്കന്നം
തേടിടുന്നു ഞങ്ങൾ
(ജലശംഖുപുഷ്പം ചൂടും...)

കാറ്റൊഴിഞ്ഞ കോണിൽ കൂടും
കാർമുകിൽ കദമ്പം പോലെ (കാറ്റൊഴിഞ്ഞ..)
മാത്രനേരം പെയ്താൽ തീരും
തീർത്ഥമാണു ജന്മം പോലും.
(ജലശംഖുപുഷ്പം.)

പൊൻ പളുങ്കു മൂശയ്ക്കുള്ളിൽ
വെന്തരിഞ്ഞു വീഴുമ്പോഴും (പൊൻ പളുങ്കു..)
മാറ്റുരച്ചുനോക്കാൻ തമ്മിൽ
ഏറ്റിടും കനൽ തുണ്ടങ്ങൾ
(ജലശംഖുപുഷ്പം ചൂടും...)

ചിത്രം
അഹിംസ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, സുജാത

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

ജൂണിലെ നിലാമഴയിൽ

ജൂണിലെ നിലാമഴയിൽ
നാണമായ് നനഞ്ഞവളേ (2)
ഒരു ലോലമാം നറുതുള്ളിയായ് (2)
നിന്റെ നിറുകിലുരുകുന്നതെൻ ഹൃദയം
ജൂണിലെ നിലാമഴയിൽ മഴയിൽ മഴയിൽ മഴയിൽ
പാതി ചാരും നിന്റെ കണ്ണിൽ നീലജാലകമോ
മാഞ്ഞു പോകും മാരിവില്ലിൽ മൗനഗോപുരമോ
പ്രണയം തുളുമ്പും ഓർമ്മയിൽ വെറുതെ തുറന്നു തന്നു നീ
നനഞ്ഞു നിൽക്കുമഴകേ
നീ എനിക്കു പുണരാൻ മാത്രം

(ജൂണിലെ...)

നീ മയങ്ങും മഞ്ഞുകൂടെൻ മൂകമാനസമോ
നീ തലോടും നേർത്ത വിരലിൽ സൂര്യമോതിരമോ
ഇതളായ് വിരിഞ്ഞ പൂവു പോൽ ഹൃദയം കവർന്നു നീ
ഉരുമ്മി നിൽക്കുമുയിരേ
നീ എനിക്ക് മുകരാൻ മാത്രം

(ജൂണിലെ..)

ചിത്രം
നമ്മൾ തമ്മിൽ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	ഔസേപ്പച്ചൻ

457
ഞാനൊരു പാട്ടു

ഞാനൊരു പാട്ടു പാടാം
കുഞ്ഞുമണി വീണ മീട്ടാം
പാട്ടു കേട്ടു പൂവാലാട്ടും
നാട്ടുമൈനേ നീയറിഞ്ഞോ
ഇല്ലിമുളം കൂട്ടിൽ പാട്ടും കുറുമ്പിയാമെന്റെ
കുറിഞ്ഞിതുമ്പിയെ താലികെട്ടി കൊണ്ടോവും
ഞാൻ കൊണ്ടു പോകും

(ഞാനൊരു...)

പഞ്ചമിരാവുദിച്ചാൽ പുഞ്ചിരിക്കും പാൽപ്പുഴയിൽ
കുഞ്ഞുതോണിയും തുഴഞ്ഞരികിൽ വന്നു നീ
ചന്തമുള്ള ചാന്തു തൊട്ടും ചെണ്ടുമല്ലി മാറിലിട്ടും
പൊൻവിളക്കുപോൽ മുന്നിൽ പൂത്തു നിന്നു നീ
അല്ലിമുല്ല പൂവു ചൂടി ചുണ്ടിൽ മൂളിപ്പാട്ടുമായ്
എന്നുമെൻ തോഴിയായ് നീ വരില്ലയോ

(ഞാനൊരു....)

വേളിക്ക് നാളണഞ്ഞാൽ വെള്ളിവെയിൽ കോടി തരും
പൊന്നുരുക്കുവാൻ മിന്നാമിന്നികൾ വരും
പന്തലിടാൻ കാറ്റു വരും പാരിജാത പൂവിരിക്കും
കാവളം കിളി മുളംകുഴലുമായ് വരും
കന്നിമഴക്കാറിലെ കുരുവി മൂളും മംഗളം
നേരമായ് നേരമായ് നീയൊരുങ്ങിയോ

(ഞാനൊരു..)

ചിത്രം
മേഘം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ	ഒ.എൻ.വി	എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

458

ഞാറ്റുവേലക്കിളിയേ

ഞാറ്റുവേലക്കിളിയേ നീ പാട്ടുപാടിവരുമോ
കൊന്നപൂത്തവഴിയിൽ പൂവെള്ളുമൂത്തവയലിൽ
കാത്തുനിൽപ്പു ഞാനി പുത്തിലഞ്ഞിച്ചോട്ടിൽ
തനിയേ

(ഞാറ്റുവേലക്കിളിയേ)

അണയൂ നീയെൻ അമ്പിളീ
കുളിരുചൊരിയുമഴകായ് വരൂ
മുകിലിൻ ചേലത്തുമ്പിലായ്
അരിയ കസവുമലർ തുന്നി വാ
താഴമ്പൂവിനുള്ളിൽ താണിറങ്ങും കാറ്റുറങ്ങവേ (2)
കദളീ കുളർന്നീ തിരിയിൽ ശലഭമിതണയേ

(ഞാറ്റുവേലക്കിളിയേ)

പുഴയിൽ നിൻ പൊന്നോടമോ
അലകൾ തഴുകുമരയന്നമായ്
അതിൽ നിൻ ഗാനം കേൾക്കയോ
മധുരമൊഴികൾ നുരചിന്നിയോ
മഞ്ഞിൻ നീർക്കണങ്ങൾ
മാറിലോലും പൂവുണർന്നിതാ (2)
വരുമോ കനിവാർന്നൊരുനാൾ
പ്രിയതമനിതിലേ

(ഞാറ്റുവേലക്കിളിയേ)

ചിത്രം
മിഥുനം

Babu Edakochi

തംബുരു കുളിർ ചൂടിയോ

തംബുരു കുളിർ ചൂടിയോ തളിരംഗുലി തൊടുമ്പോൾ
താമരതൻ തണ്ടുപോൽ കോമളമാം പാണികൾ
തഴുകുമെൻ കൈകളും തരളിതമായ് സഖീ...

(തംബുരു കുളിർ)

ചന്ദന സുഗന്ധികൾ ജമന്തികൾ വിടർന്നുവോ
മന്ദിരാങ്കണത്തിൽ നിന്റെ മഞ്ജുഗീതം കേൾക്കവേ
കാട്ടുമുളം തണ്ടിലൂതും കാറ്റുപോലണഞ്ഞ നിൻ
പാട്ടിലെഴുമാസ്വരങ്ങളേറ്റു പാടി നിന്നു ഞാൻ
പൂത്തു നീളെ താഴ്‌വാരം പൂത്തു നീലാകാശം ..
ലാലലാല ലാലല ലലാലലാ ലാലലാ....

(തംബുരു കുളിർ)

പൂവു പെറ്റൊരുണ്ണിയായ് തേന്മാവിലാടും വേളയിൽ
പൂവൊരോർമ്മ മാത്രമായ് താരാട്ടും തെന്നൽ തേങ്ങിയോ
തൈക്കുളിരിൽ പൂ വിരിഞ്ഞു പൊങ്കലും പൊന്നോണവും
കൈക്കുടന്ന നീട്ടി നിന്റെ ഗാനതീർത്ഥമൊന്നിനായ്
കണ്ണീർപ്പാടം നീന്തുമ്പോൾ വന്നീല നീ കൂടെ...

(തംബുരു കുളിർ)

ചിത്രം
സൂര്യഗായത്രി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ചിത്ര	കൈതപ്രം	ഇളയരാജ

460

തങ്കക്കിനാപ്പൊങ്കൽ

തങ്കക്കിനാപ്പൊങ്കൽ തകിൽതാളം പിടിക്കുമ്പോൾ
അഴകെന്നേ വിളിക്കുന്ന നിറമേഴും പൊലിക്കുന്ന
കണ്ണിലെ കലവറ നിറയും വർണ്ണാഭ വിടരുകയായ്
മഞ്ചലിൽ മണിയറയണയും മംഗളം മധുരവിലയമായ്
പാട്ടുമായ് കൂത്തുമായ് വാ തപ്പുംതട്ടി
വരവീണപാടുന്നതോ ഹരിവേണുമൂളുന്നതോ
നിൻ ഗീതമോ എൻ നാദമോ
മധുചൈത്രസൗഗന്ധികം നിറപൂത്ത പൊൻചെമ്പകം
താരുണ്യമോ ലാവണ്യമോ
ആരേ നീ തേടിയീ രാഗതീരങ്ങളിൽ
മൊഴിമുത്തുകൾ പൊഴിയുമോ പ്രേമകാവ്യങ്ങളിൽ
ഉള്ളിനുള്ളിൽ കള്ളിത്തുമ്പിയാട്ടം
ചെല്ലക്കാറ്റിൻ ഇല്ലംചെല്ലം
മിന്നാമിന്നിപ്പെണ്ണിൻ കണ്ണിൽ പൂക്കും മിന്നും പൊന്നും നൽകാം
സുരസോമ നീരാഴി ദേവപാലാഴി നീന്തി നീരാടിടാം
നിളനിന്നിലൊഴുകുന്നുവോ ഇളമിന്നുചമയുന്നുവോ
പൂവേണിയോ നിൻമേനിയിൽ
അകതാരിലീ സംഗമം അണിയിച്ച ശ്രീകുങ്കമം
സൗഭാഗ്യമോ സൗന്ദര്യമോ
നീവരു നിരുപമം സോമസൗധങ്ങളിൽ
സ്വരപാർവ്വണം പുണരുമെൻ സ്നേഹഗാനങ്ങളിൽ
ഒന്നാം കൊമ്പിൽ പൊന്നും പണ്ടോം ഞാത്തി
കൊന്നേംവന്നാൽ പിന്നേംനിന്നേ
തളോംമേളോം പൂരോം കൂട്ടും നാളിൽ
താലീം പീലീം ചാർത്താം
ഒരു സാന്ധ്യതാരത്തിൽ
ദേവതാരത്തിൽ സ്മേരമലിയിച്ചിടാം (തങ്ക)

ചിത്രം
ഫ്രണ്ട്സ്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

461

തങ്കത്തളികയിൽ

തങ്കത്തളികയിൽ പൊങ്കലുമായ് വന്ന
തൈമാസ തമിഴ് പെണ്ണേ
നിന്റെ അരഞ്ഞാണച്ചരടിലെ ഏലസ്സിനുള്ളിൽ
ആരെയും മയക്കുന്ന മന്ത്രമുണ്ടോ
അനംഗമന്ത്രമുണ്ടോ
മുങ്ങിപ്പിഴിയാത്ത ചേലയും ചുറ്റി നീ
മുടിയുലമ്പിക്കൊണ്ടു നിന്നപ്പോളിന്നു
മുഖമൊന്നുയർത്താതെ മുങ്ങുമ്പോൾ
പത്മതീർത്ഥത്തിലെ പാതിവിരിഞ്ഞൊരു
പവിഴത്താമരയായിരുന്നു
കടവിൽ വന്നൊരു നല്ല തരാനെന്റെ
കൈ തരിച്ചു...കൈ തരിച്ചു..
പുലരിപ്പൂമുഖ മുറ്റത്ത് കാലത്ത്
പുറംതിരിഞ്ഞിന്നു നീ നിന്നപ്പോൾ
നീ അരിപ്പൊടിക്കോലങ്ങളെഴുതുമ്പോൾ
അഗ്രഹാരത്തിലെ ആരും കൊതിക്കുന്നോ-
രഴകിൻ വിഗ്രഹമായിരുന്നു
അരികിൽ വന്നൊരു പൊട്ടുകുത്താൻ
ഞാനാഗ്രഹിച്ചു...ആഗ്രഹിച്ചു...
തുളുമ്പും പാൽക്കുടം അരയിൽ വച്ചു നീ
തൊടിയിലേകാകിയായ് വന്നപ്പോൾ
നിന്റെ ചൊടികളിൽ കുങ്കുമം കുതിരുമ്പോൾ
നിത്യരോമാഞ്ചങ്ങൾ കുത്തുന്ന കുമ്പിളിൽ
നിറയെ ദാഹങ്ങളായിരുന്നു
ഒരു പൂണൂലായ് പറ്റിക്കിടക്കാൻ ഞാൻ
കൊതിച്ചു നിന്നു...കൊതിച്ചു നിന്നു...
(തങ്കത്തളികയിൽ)

ചിത്രം
ഗായത്രി

പാടിയത് ചിത്ര	രചന കൈതപ്രം	സംഗീതം ജോൺസൺ

Babu Edakochi

തങ്കത്തോണി

തങ്കത്തോണി തെൻമലയോരം കണ്ടേ
പാലക്കൊമ്പിൽ പാൽക്കാവടിയും കണ്ടേ
കന്നിയിലക്കുമ്പിളിൽ മുള്ളില്ലാ പൂവുണ്ടേ
ഇടനെഞ്ചിൽ തുടിയുണ്ടേ തുടി കൊട്ടും പാട്ടുണ്ടേ
കരകാട്ടം കാണാനെൻ അത്താനുണ്ടേ

(തങ്കത്തോണി...)

തിന കൊയ്യാപ്പാടത്ത് കതിരാട്ടും നേരം
ഏലേലം പുഴയോരം മാനോട്ടം നേരം (2)
നെയ്യാമ്പൽ പൂന്തണ്ടിൽ തിറയാട്ടം നേരം
മൂളിപ്പോയ് കാറ്റും ഞാനും ഓ.......

(തങ്കത്തോണി...)

പൂമാലക്കാവിൽ തിറയാട്ടം നേരം
പഴനിമലക്കോവിലിൽ മയിലാട്ടം നേരം (2)
ദീപങ്ങൾ തെളിയുമ്പോൾ എന്നുള്ളം പോലും
മേളത്തിൽ തുള്ളിപ്പോയീ ഓ.....

(തങ്കത്തോണി...)

ചിത്രം
മഴവിൽക്കാവടി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
സത്യൻ അന്തിക്കാട്

സംഗീതം
ജോൺസൺ

463

തങ്കനൂപുരമോ ഒഴുകും

തങ്കനൂപുരമോ ഒഴുകും മന്ത്രമധുമൊഴിയോ
ഹൃദയവാതിലിൽ നീയുണർത്തിയ
സ്നേഹമർമ്മരമോ മൗനനൊമ്പരമായ്
തങ്കനൂപുരമോ ഒഴുകും മന്ത്രമധുമൊഴിയോ
നിഴലകന്നൊരു വീഥിയിൽ
മലരു കൊണ്ടൊരു മന്ദിരം
വെറുതെ ഞാനൊരുക്കി - 2
വെയിലിൽ വാടാതെ മഴയിൽ നനയാതെ
കാത്തിരുന്നവെങ്കിലും
മൃദുലമാമൊരു തെന്നലിൽ ആ
സ്വപ്നസൗധമുടഞ്ഞു പോയ് - 2

(തങ്കനൂപുരമോ)

തിരയടങ്ങിയ സാഗരം
കരയിലെഴുതിയ രേഖകൾ
തനിയെ മായുകയായ് - 2
മിഴികൾ നിറയാതെ
മൊഴികൾ ഇടറാതെ
യാത്ര ചൊല്ലിയെങ്കിലും
മൃദുലമാമൊരു തേങ്ങലിൽ ആ
സന്ധ്യ മെല്ലെയലിഞ്ഞു പോയ് - 2

(തങ്കനൂപുരമോ)

ചിത്രം
തൂവൽകൊട്ടാരം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
പി.ജയചന്ദ്രൻ	കൈതപ്രം	മോഹൻ സിത്താര

464

തങ്കമനസ്സ്

തങ്കമനസ്സ് അമ്മ മനസ്സ് മുറ്റത്തെ തുളസി പോലെ
ഈ തിരുമുന്നിൽ വന്നു നിന്നാൽ ഞാൻ
അമ്പാടിപ്പൈക്കിടാവ്
കോടിപ്പാവുടുത്ത് കണിത്താലവുമായ്
വിഷുക്കൈനേട്ടമെൻ കൈയ്യിൽ തരുമ്പോൾ
എന്റെ മിഴി രണ്ടും നിറയും ഞാൻ
തൊഴുതു കാലിൽ വീഴും (തങ്കമനസ്സ്...)

സിന്ദൂരപൊട്ടു തൊടുമ്പോൾ ഈ നല്ല നെറ്റിയിലെന്നും
സൂര്യനുദിച്ചിരുന്നു പണ്ടെന്നും സൂര്യനുദിച്ചിരുന്നു
വാത്സല്യ തിരയിളകും ഈ സ്നേഹകടലിലെന്നും
ചിപ്പി വിളയുമല്ലോ കരുണ തൻ മുത്തു പൊഴിയുമല്ലോ
ഓണ നിലാവല്ലേ അമ്മയെന്നും നന്മ മലരല്ലേ
ആരെ കണ്ടാലും അവരെല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ
ഞാനും ഈ അമ്മയ്ക്ക് പൊന്നുണ്ണി
എന്നും പൊന്നുണ്ണി   (തങ്കമനസ്സ്...)

നാനാഴി കനവിനുള്ളിൽ നാഴൂരി പുഞ്ചിരിയുണ്ട്
നാവോർക്കുടം പോലെ പൊന്തിവരും നാമക്കിളികളുണ്ട്
അമ്മയ്ക്ക് കൂട്ടു നടക്കാൻ പുന്നാര പൈക്കളുണ്ട്
അക്കരെ ഇക്കരെയ്ക്ക് കടത്തിനൊരമ്പിളി തോണിയുണ്ട്
വീടേ വീടെന്ന് മൊഴിയിലെ നാടേ നാടേന്ന്
ആരുണ്ടെന്നാലും അമ്മ തൻ കൂടെ ഞാനുണ്ട്
നിഴലായ് രാപ്പകൽ കൂടെ ഞാനുണ്ട്
എന്നും ഞാനുണ്ട്
(തങ്കമനസ്സ്...)

ചിത്രം
രാപ്പകൽ

പാടിയത്
സുജാത

രചന
റഫീക് അഹമ്മദ്

സംഗീതം
രമേഷ് നാരായൺ

BabuEdakochi

തട്ടം പിടിച്ചു

തട്ടം പിടിച്ചു വലിക്കല്ലേ,
മൈലാഞ്ചി ചെടിയേ.. (2)
വെള്ളി കൊലുസിന്മേൽ ചുറ്റിപ്പിടിക്കല്ലേ,
തൊട്ടാവാടി തൈയ്യേ..
തൊട്ടാവാടി തൈയ്യേ.. തൊട്ടാവാടി തൈയ്യേ..
തട്ടം പിടിച്ചു വലിക്കല്ലേ, മൈലാഞ്ചി ചെടിയേ..
പള്ളിത്തൊടിയിലെ വെള്ളില വള്ളികൾ
തുള്ളും കുളപ്പടവിൽ.. (2)
ഏഴാം രാവിന്റെ ചെമ്പക പൂവിതൾ
വീണ കുളിർത്ത വെള്ളം
ഒരു കുമ്പിൾ ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ..ഉം.. തട്ടംപിടിച്ചു.. ഉം..
തട്ടം പിടിച്ചു വലിക്കല്ലേ, മൈലാഞ്ചി ചെടിയേ..

പനയോല തട്ടിക പഴുതിലൂടെ വീണ
ചിതറുന്ന ള്ളുവെളിച്ചം..(2)
എന്റെ ചിരി പോലെ എന്നൊരാൾ വെറുതെ
കൊതിപ്പിച്ച പുലർകാല പൊൻവെളിച്ചം..
ഇത്തിരി ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ..ഉം... തട്ടംപിടിച്ചു.. ഉം..
തട്ടം പിടിച്ചു വലിക്കല്ലേ, മൈലാഞ്ചി ചെടിയേ..
വെള്ളി കൊലുസിന്മേൽ ചുറ്റിപ്പിടിക്കല്ലേ
തൊട്ടാവാടി തൈയ്യേ..
തൊട്ടാവാടി തൈയ്യേ.. തൊട്ടാവാടി തൈയ്യേ..
തട്ടം പിടിച്ചു വലിക്കല്ലേ,
മൈലാഞ്ചി ചെടിയേ..

ചിത്രം
പരദേശി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ, മച്ചാട്ട് വാസന്തി	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	രവീന്ദ്രൻ

466

തത്തക തത്തക തത്തക

ആളകമ്പടിയോടും മേളവാദ്യഘോഷത്തോടും
നാളെ നിന്റെ വേളിച്ചെക്കൻ വരുന്നു തത്തേ
നീളെ നീളെ തോരണങ്ങൾ മാലപോലെയലങ്കാരങ്ങൾ
അളിമാരൊത്താടിപാടാം അരിയ തത്തേ
തത്തക തത്തക തത്തക തത്തക
തത്തകളെത്തി തത്തും കല്യാണം
ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഒത്തിരി
മുത്തുവിളക്കി ചേർക്കും കല്യാണം
മഴയുടെ പവിഴമെടുക്കാം നിളയുടെ വളകളൊരുക്കാം (2)
കാവിൽ വെയ്ക്കും മണി കൈവിളക്കേ
(തത്തക...)
നീ മണിമംഗല കുങ്കുമമീ തുടുനെറ്റിയിലിട്ടൊരു
ശ്രീകല പോലെയുദിക്കണ നേരമായ്
നീ തിരുവാതിര ചന്ദ്രിക നീ വിരൽ തൊട്ടു വിളിച്ചൊരു
പൂവിതൾ പോലെ വിരിഞ്ഞൊരു നേരമായ്
കിഴക്കിനി കോലായിൽ പൂക്കും പൌർണ്ണമിയായി
എരി തിരി താലത്തിൽ നീട്ടും നെന്മണിയായി
മനസ്സിനുള്ളിൽ വിളക്കു വെക്കാൻ പറന്നെത്തി നീ
(തത്തക...)
നീ കിളിവാതിലിനുള്ളിലെ രാ തിരു തിങ്കളുദിച്ചത്
പോലിനിയെന്റെ നിലാവിനുമമ്മയായ്
ഈ പുഴ പാടണ പാട്ടുകൾ നീ ശ്രുതി ചേർത്തു മിനുക്കിയ
തേന്മൊഴി കൊണ്ടു തലോടണോരീണമായ്
കുയിൽ പിട പെണ്ണേ നീ പാടും ഭൈരവി കേട്ട്
കളപ്പുര തേവാരം നോൽക്കും വാൾത്തലയേറ്റം
വെളിച്ചമെൻ വിളിച്ചുണർത്താൻ വിരുന്നെത്തി നീ
(തത്തക...)

ചിത്രം
വടക്കുംനാഥൻ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
കീരവാണി

467

Baby Edakochi

തരളിത രാവിൽ

തരളിത രാവിൽ മയങ്ങിയോ സൂര്യമാനസം
വഴിയറിയാതെ വിതുമ്പിയോ മേഘനൊമ്പരം
ഏതു വിമൂകതലങ്ങളിൽ ജീവിതനൌകയിതേറുമോ
ദൂരെ ദൂരെയായെൻ തീരമില്ലയോ

(തരളിത രാവിൽ)

എവിടെ ശ്യാമകാനന രംഗം
എവിടെ ഋവലുഴിയും സ്വപ്നം
കിളികളും പൂക്കളും നിറയുമെൻ പ്രിയവനം
ഹൃദയം നിറയുമാർദ്രതയിൽ
പറയൂ സ്നേഹകോകിലമേ
ദൂരെ ദൂരെയായെൻ തീരമില്ലയോ

(തരളിത രാവിൽ)

ഉണരൂ മോഹവീണയിലുണരൂ
സ്വരമായ് രാഗസൌരഭമണിയൂ
ഉണരുമീ കൈകളിൽ തഴുകുമെൻ കേളിയിൽ
കരളിൽ വിടരുമാശകളാൽ മൊഴിയൂ സ്നേഹകോകിലമേ
ദൂരെ ദൂരെയായെൻ തീരമില്ലയോ

(തരളിത രാവിൽ)

ചിത്രം
സൂര്യമാനസം

Babu Edakochi

തളിരിട്ട കിനാക്കൾ

തളിരിട്ട കിനാക്കൾ തൻ താമരമാല വാങ്ങാൻ
വിളിച്ചിട്ടും വരുന്നില്ല വിരുന്നുകാരൻ
നിന്റെ വിരുന്നുകാരൻ

പൂനുള്ളി പൂനുള്ളി കൈവിരൽ കുഴഞ്ഞല്ലോ
പൂക്കാരീ മലരിനിയാർക്കു വേണ്ടി
മധുരപ്രതീക്ഷതൻ മണിദീപം കൊളുത്തിയ
മാനസപൂജയിനിയാർക്കു വേണ്ടി

(തളിരിട്ട കിനാക്കൾ തൻ)

ഭാവന യമുന തൻ തീരത്തു നീ തീർത്ത
കോവിലിൽ നടതുറന്നതാർക്കു വേണ്ടി
സങ്കല്പ്പമണിവീണാസംഗീതം നീയിന്നു
സാധകം ചെയ്തിടുന്നതാർക്കു വേണ്ടി

(തളിരിട്ട കിനാക്കൾ തൻ)

ചിത്രം
മൂടുപടം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

469

തളിർവലയോ

തളിർവലയോ താമരവലയോ
താലിപ്പൊൻ വലയോ നിൻ
ശൃംഗാരചിപ്പിയിൽ വീണത്
സ്വപ്നവലയോ പുഷ്പവലയോ

(തളിർവലയോ...)

വേമ്പനാട്ടു കായൽക്കരയിൽ
വെയിൽപ്പിറാവു ചിറകുണക്കും ചീനവലക്കരുകിൽ
അരികിൽ അരികിൽ ചീനവലക്കരികിൽ
ആടി വാ അണിഞ്ഞു വാ പെണ്ണാളേ നാളെ
ആരിയങ്കാവില്വ നമ്മുടെ താലികെട്ട്
ആയിരം പൂപ്പാലികയിലെ സിന്ദൂരം ചൂടി വരാം
പോയി വരാം പോയി വരാം

(തളിർവലയോ...)

വെള്ളി പൂക്കുമാറ്റിൻ കടവിൽ
വിളക്കുമാടം കണ്ണെറിയും പൂന്തോണിപ്പടവിൽ
പടവിൽ പടവിൽ പൂന്തോണിപ്പടവിൽ
പാടി വാ പറന്നു വാ പെണ്ണാളേ നാളെ
പാതിരാമണലിൽ നമ്മുടെയാദ്യരാത്രി
ആയിരം രാവുകൾ തേടിയ രോമാഞ്ചം ചൂടി വരാം
പോയി വരാം പോയി വരാം

(തളിർവലയോ...)

ചിത്രം
ചീനവല

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
ബാബുരാജ്

Babu Edakochi

താനേ തിരിഞ്ഞും

താനേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും
തൻ താമരമെത്തയിലുരുണ്ടും
മയക്കം വരാതെ മാനത്തു കിടക്കുന്നു
മധുമാസസുന്ദര ചന്ദ്രലേഖ

(താനേ)

ചന്ദനക്കട്ടിലിൽ പാതിരാ വിരിച്ചിട്ട
ചെമ്പക വെൺമലർ ത്തുവിരിപ്പിൽ
മധുവിധുരാവിനായ് ചുണ്ടുകളിൽ പ്രേമ
മകരന്ദ മഞ്ജരിയേന്തി..

(താനേ)

പ്രേമതപസ്വിനി പ്രേമതപസ്വിനി
കാമുകസംഗമവേളയിൽ
നാണിച്ചുനാണിച്ചു വാതിലടച്ചില്ലേ
മാനത്തെ പൊൻമുകിലിന്നലെ ..

(താനേ)

ചിത്രം
അമ്പലപ്രാവ്

പാടിയത് വേണുഗോപാൽ	രചന പി.കെ.ഗോപി	സംഗീതം ജോൺസൺ

Baby Edakochi

താനേ പൂവിട്ട മോഹം

താനേ പൂവിട്ട മോഹം മൂകം വിതുമ്പും നേരം
താനേ പൂവിട്ട മോഹം മൂകം വിതുമ്പും നേരം
പാടുന്നൂ സ്നേഹവീണയിൽ ഒരു സാന്ദ്ര സംഗമ ഗാനം
ശാന്തനൊമ്പരമായി....

(താനേ പൂവിട്ട)

ഓമൽക്കിനാവുകളെല്ലാം കാലം
നുള്ളിയെറിഞ്ഞപ്പോൾ
ദൂരെ നിന്നും തെന്നൽ ഒരു ശോകനിശ്വാസമായി
തളിർച്ചൂടുന്ന ജീവന്റെ ചില്ലയിലെ
രാക്കിളി പാടാത്ത യാമങ്ങളിൽ
ആരോ വന്നെൻ കാതിൽ ചൊല്ലി
തേങ്ങുന്നെന്റെ മൗലി

(താനേ പൂവിട്ട)

ഓർമ്മച്ചെരാതുകളെല്ലാം ദീപം മങ്ങിയെരിഞ്ഞപ്പോൾ
ചാരെ നിന്നു നോക്കും മിഴിക്കോണിലൊരശ്രുബിന്ദു
കുളിർ ചൂടാത്ത പൂവന സീമകളിൽ
പൂമഴ പെയ്യാത്ത തീരങ്ങളിൽ
പോകുമ്പോഴെൻ കാതിൽ വീണ
തേങ്ങുന്നെന്റെ മൗലി

(താനേ പൂവിട്ട)

ചിത്രം
സസ്നേഹം

472

താമരക്കിളി പാടുന്ന

താമരക്കിളി പാടുന്ന തെയ്യെയ് തകതോം
താളിയോലകളാടുന്ന തെയ്യെയ് തകതോം
ചങ്ങാതി ഉണരൂ വസന്തഹൃദയം നുകരൂ
സംഗീതം കേൾക്കൂ സുഗന്ധഗംഗയിലൊഴുകൂ
നീരാടും കാറ്റുമാമ്പൽകുളത്തിലേ കുളിരലകളുമൊരു കളി
താമരക്കിളി പാടുന്ന തെയ്യെയ് തകതോം
താളിയോലകളാടുന്ന തെയ്യെയ് തകതോം
ഒരുവഴി ഇരുവഴി പലവഴി പിരിയും
മുമ്പൊരു ചിരിയുടെ കഥയെഴുതീടാം
ഒരു നവ സംഗമ ലഹരിയിലലിയാം

മദമേകും മണം വിളമ്പി നാളെയും വിളിക്കുമോ (2)
പുറവേലിതടത്തിലെ പൊൻതാഴം പൂവുകൾ
പ്രിയയുടെ മനസിലെ രതിസ്വപ്നകന്യകൾ
കിളിപ്പാട്ടു വീണ്ടും നമുക്കെന്നുമോർക്കാം
വയൽമണ്ണിൻ ഗന്ധം നമുക്കെന്നും ചൂടാം
പൂത്തിലഞ്ഞിക്കാട്ടിൽ ഇളവെയിലിൻ നടനം
ആർത്തു കൈകൾ കോർത്തു നീങ്ങാം
ഇനിയും തുടർക്കഥയിതു തുടരാൻ (താമരക്കിളി)

തിരയാടും തീരമിന്നും സ്വാഗതമോതിടും (2)
കവിത പോൽ ഇളുമ്പുമീ മന്ദസ്മിതത്തിനായ്
അനുരാഗ സ്വപ്നത്തിൻ ആർദ്രഭാവത്തിനായ്
കടൽത്തിര പാടീ നമുക്കേറ്റുപാടാം
പടിഞ്ഞാറു ചുവന്നു പിരിയുന്നതോർക്കാൻ
പുലരി വീണ്ടും പൂക്കും നിറങ്ങൾ വീണ്ടും ചേർക്കും
പുതുവെളിച്ചം തേടി നീങ്ങാം
ഇനിയും തുടർക്കഥയിതു തുടരാൻ (താമരക്കിളി)

ചിത്രം
മൂന്നാം പക്കം

Babu Edakochi

താമരക്കുമ്പിളല്ലോ

ദേവാ. ദേവാ.. താമരക്കുമ്പിളല്ലോ മമഹൃദയം
അതിൽ താതാ നിൻ സംഗീത മധുപകരൂ
എങ്ങിനെയെടുക്കും ഞാൻ എങ്ങിനെയൊഴുക്കും ഞാൻ
എങ്ങിനെ നിന്നാജ്ഞ നിറവേറ്റും ദേവാ...

(താമരകുമ്പിളല്ലോ)

കാനന ശലഭത്തിൻ കണ്ഠത്തിൽ വാസന്ത-
കാകളി നിറച്ചവൻ നീയല്ലോ..
നിത്യസുന്ദരാമാമീ ഭൂലോകവാടിയിൽ
ഉദ്യാനപാലകൻ നീയല്ലോ ദേവാ...

(താമരകുമ്പിളല്ലോ)

താതാ നിൻ കൽപ്പനയാൽ പൂവനം തന്നിലൊരു
പാതിരാപ്പൂവായി വിരിഞ്ഞൂ ഞാൻ
പൂമണമില്ലല്ലോ പൂന്തേനുമില്ലല്ലോ
പൂജയ്ക്കു നീയെന്നെ കൈക്കൊള്ളുമോ ദേവാ....

(താമരകുമ്പിളല്ലോ)

ചിത്രം
അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
മഞ്ജരി	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	ഇളയരാജ

474

താമരക്കുരുവിക്ക്

താമരക്കുരുവിക്ക് തട്ടമിട്
തങ്കക്കിനാവിന്റെ കമ്മലിട്
അരിമുല്ലക്കഴുത്തിൽ ഏലസ്സിട്
സുറുമക്കണ്ണിണയിൽ സൂര്യനിട്
വരണുണ്ടേ വിമാനച്ചിറകിൽ
സുൽത്താന്മാരൊത്തൊരുമിച്ചിരിക്കാൻ
ആരാണാ ബീബി ഇതിലാരാണാ ഹൂറി
(താമര...)

നിസ്സീബുള്ള ലൈലയാണോ ഹിലാലൊത്ത റംലയോ
പടച്ചോന്റെ പ്രാവു തോല്ക്കും ഫരീദയാണോ
മുത്തുമ്മാന്റെ മോളേ മുത്തം വെച്ച തങ്കമേ
കിത്താബിലു കാണും മുംതാസിന്റെ പൈതലേ
പെട്ടിപ്പാട്ടു ദഫ് മുട്ടും ഒപ്പനയുമൊരുക്കേണം
മനസ്സിന്റെ മണിമുറ്റത്തിരിക്കണ
കുറുമ്പുള്ള കിളികളേ പറക്കണം
(താമര...)

ഖബൂലാക്കി വാഴ്ത്തിടേണം കിനാവൊത്ത പെണ്മണീ
മുനീറൊത്ത വമ്പനാവാം വിരുന്നുകാരൻ
കെട്ടാക്കെസ്സു പാട്ടായ് പലേ കിസ്സയോതണം
റംസാൻ നിലാവാൽ റുമാലൊന്നു തുന്നണം
പിച്ചളപ്പൂങ്കൊളുത്തുള്ള മച്ചകത്തെ
വാതിലടച്ചാരം കൊടുത്താൽ
അരിമുല്ലക്കൊടി കൊണ്ട്
വിരിയിട്ട കട്ടിലുമ്മേ
ലലുക്കു കിലുങ്ങുമ്പോൾ കിലുങ്ങണം (താമര...)

ചിത്രം
അച്ചുവിന്റെ അമ്മ

പാടിയത്
വേണുഗോപാൽ, ഗായത്രി

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
ഔസേപ്പച്ചൻ

475

താമരനൂലിനാൽ

താമരനൂലിനാൽ മെല്ലെയെൻ മേനിയിൽ
തൊട്ടു വിളിയ്ക്കൂ
താഴിട്ടു പൂട്ടുമെൻ നെഞ്ചിലെ വാതിലിൽ
മുട്ടി വിളിയ്ക്കൂ
എന്റെ മാറോടു ചേർത്തൊരു പാട്ടുമൂളൂ
അണിവിരലിനാൽ താളമിടൂ
മെല്ലെ മെല്ലെയെന്നെ നീയുറക്കൂ..
(താമര..)

വെയിലേറ്റു വാടുന്ന പൂവു പോലെ
പൂങ്കാറ്റിലാടും കടമ്പു പോലെ
ഒരു കടൽ പോലെ നിൻ കാലടിയിൽ
തിരനുരക്കൈകളും നീട്ടിനിൽപ്പൂ
എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും എന്തേ നീയിന്നെന്റെ
നെറുകയിലൊരു മുത്തം തന്നില്ലാ
(താമര...)

തിരയിൽ വീണൊഴുകുന്ന തിങ്കൾ പോലെ
തീരത്തുലാവും നിലാവു പോലെ
നറുമഴ പോലെ നിൻ പൂഞ്ചിമിഴിൽ
ഒരുചെറുമുത്തുമായ് കാത്തുനിൽപ്പൂ...
എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും എന്തേ നീയിന്നെന്റെ
കുളിർവെയിലിനു പൂക്കൾ തന്നില്ലാ
(താമര...)

ചിത്രം
മുല്ലവള്ളിയും തേന്മാവും

പാടിയത്
ബ്രഹ്മാനന്ദൻ

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
ആർ.കെ.ശേഖർ

476

BabyEdakochi

താമരപ്പൂ നാണിച്ചു

താമരപ്പൂ നാണിച്ചു..നിന്റെ
തങ്ക വിഗ്രഹം വിജയിച്ചു
പുളകം പൂക്കും പൊയ്ക പറഞ്ഞു
യുവതി നീയൊരു പൂവായ് വിടരൂ ...
പൂവായ് വിടരൂ ....

(താമരപ്പൂ)

നദിയുടെ ഹൃദയം ഞാൻ കണ്ടു. നിൻ
നടയിൽ ഞാൻ ആ ഗതി കണ്ടു
കാറ്റാം കാമുക കവി പാടി...
കരളെ നീയൊരു പുഴയായ് ഒഴുകൂ ..
പുഴയായ് ഒഴുകൂ ..

(താമരപ്പൂ)

പൂവായ് ഓമന വിടരാമോ .. നിന്നെ
പുൽകാം ഞാൻ ഒരു ജലകണമായ്...
പുഴയായ് ഓമന ഒഴുകാമോ ....
പുണരാം ഞാൻ ഒരു കുളിർ കാറ്റായ്..
കുളിർ കാറ്റായി....

(താമരപ്പൂ)

ചിത്രം
ടാക്സി കാർ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കെ.ടി.മുഹമ്മദ്	കെ.രാഘവൻ

താമരപ്പൂങ്കാവനത്തില്

താമരപ്പൂങ്കാവനത്തില് താമസിക്കുന്നോളെ
പഞ്ചവർണ്ണപൈങ്കിളിയില് പങ്ക് റങ്കുള്ളോളെ
പങ്ക് റങ്കുള്ളോളെ
പൂനിലാവ് വന്ന് പൂവിതറുന്നുണ്ട്
പൂക്കളിൽ റാണിയായി പൂത്തുനിൽക്കുന്നോളെ
പൂത്തുനിൽക്കുന്നോളെ
കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാൽതരിച്ചു പോയി
കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാൽതരിച്ചു പോയി
കണ്മണിയെ കാണുവാനായ് കൺകൊതിച്ചു പോയി
കണ്മണിയെ കാണുവാനായ് കൺകൊതിച്ചു പോയി
കണ്ണുകളാൽ ഖൽബുകളിൽ കല്ലെറിയുന്നോളെ
താമരപൂകാവനത്തില് താമസിക്കുന്നോളെ
പഞ്ചവർണ്ണ പൈങ്കിളിയില് പങ്ക് റങ്കുള്ളോളെ
പങ്ക് റങ്കുള്ളോളെ
അന്നൊരുനാൾ അമ്പിളിമാൻ വമ്പനായി വന്നു
അന്നൊരുനാൾ അമ്പിളിമാൻ വമ്പനായി വന്നു
വന്നു നിന്നെ കണ്ടതോടെ അമ്പരന്നു നിന്നു
വന്നു നിന്നെ കണ്ടതോടെ അമ്പരന്നു നിന്നു
കണ്ണുകളാൽ ഖൽബുകളിൽ കല്ലെറിയുന്നോളെ
താമരപ്പൂങ്കാവനത്തില് താമസിക്കുന്നോളെ
പഞ്ചവർണ്ണ പൈങ്കിളിയില് പങ്ക് റങ്കുള്ളോളെ
പങ്ക് റങ്കുള്ളോളെ
പൂനിലാവ് വന്ന് പൂവിതറുന്നുണ്ട്
പൂക്കളിൽ റാണിയായി പൂത്തുനിൽക്കുന്നോളെ
പൂത്തുനിൽക്കുന്നോളെ
താമരപ്പൂങ്കാവനത്തില് താമസിക്കുന്നോളെ
പഞ്ചവർണ്ണ പൈങ്കിളിയില് പങ്ക് റങ്കുള്ളോളെ
പങ്ക് റങ്കുള്ളോളെ

ചിത്രം
ബാല്യകാലസഖി

Babu Edakochi

താമരപ്പൂവിൽ വാഴും

താമരപ്പൂവിൽ വാഴും ദേവിയല്ലോ നീ
പൂനിലാക്കടലിൽ പൂക്കും പുണ്യമല്ലോ നീ (2)

നിന്റെ തിരുനടയിൽ നറുനെയ്ത്തിരി കതിരായ്
ആരുമറിയാതെ എന്നും വീണെരിഞ്ഞീടാം (2)
സാന്ദ്രചന്ദനഗന്ധമായ് നീ വന്നു ചേർന്നാലേ (2)
എന്നുമീ ശ്രീലകം ധന്യമായീടൂ
ശ്യാമയാമിനിയിൽ നീ ശ്യാമചന്ദ്രികയായ്

(താമരപ്പൂവിൽ)

നിന്റെ കാലടിയിൽ ജപ തുളസിമലർപോലെ
സ്നേഹമന്ത്രവുമായ് ഞാൻ പൂത്തു നിന്നീടാം (2)
നിന്റെ മൂകതപസ്സിൽ നിന്നും നീയുണർന്നാലേ (2)
മോക്ഷവും മുക്തിയും കൈവരുന്നുള്ളൂ
രാഗതംബുരുവിൽ നീ ഭാവപഞ്ചമമായ്

(താമരപ്പൂവിൽ)

ചിത്രം
ചന്ദ്രലേഖ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
ബാബുരാജ്

479

താമസമെന്തേ വരുവാൻ

താമസമെന്തേ വരുവാൻ...
താമസമെന്തേ വരുവാൻ
പ്രാണസഖീ എന്റെ മുന്നിൽ
താമസമെന്തേ അണയാൻ
പ്രേമമയീ എന്റെ കണ്ണിൽ

(താമസ)

ഹേമന്ത യാമിനി തൻ
പൊൻവിളക്ക് പൊലിയാറായ്
മാകന്ദ ശാഖികളിൽ
രാക്കിളികൾ മയങ്ങാറായ്

(താമസ....)

തളിർമരമിളകി നിന്റെ
തങ്കവള കിലുങ്ങിയല്ലോ
പാലൊളിചന്ദ്രികയിൽ
നിൻ മന്ദഹാസം കണ്ടുവല്ലോ
പാതിരാകാറ്റിൽ നിന്റെ
പട്ടുറുമാലിളകിയല്ലോ

(താമസ)

ചിത്രം
ഭാർഗ്ഗവീനിലയം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	കൈതപ്രം	ഭരതൻ

480

താരം വാൽക്കണ്ണാടി

താരം വാൽക്കണ്ണാടി നോക്കി
നിലാവലിഞ്ഞ രാവിലേതോ
താരം വാൽക്കണ്ണാടി നോക്കി
നിലാവു ചൂടി ദൂരെ ദൂരെ ഞാനും
വാൽക്കണ്ണാടി നോക്കി

മഞ്ഞണിഞ്ഞ മലരിയിൽ
നിനവുകൾ മഞ്ഞളാടി വന്ന നാൾ (മഞ്ഞണിഞ്ഞ)
ഇലവങ്കം പൂക്കും വനമല്ലിക്കാവിൽ (2)
പൂരം കൊടിയേറും നാൾ
ഈറൻ തുടിമേളത്തൊടു ഞാനും

(വാൽക്കണ്ണാടി)

നൂറു പൊൻതിരി നീട്ടിയെൻ
മണിയറ വാതിലോടാമ്പൽ നീക്കി ഞാൻ
(നൂറു പൊൻതിരി)
ഇലക്കുറി തൊട്ടു കണിക്കുടം തൂവി (2)
ഇല്ലം നിറ ഉള്ളം നിറ
മാംഗല്യം പൊഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ
ആ... ആ... ആ.. നമ്മൾ

(വാൽക്കണ്ണാടി)

ചിത്രം
കേളി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ	അനിൽ പനച്ചൂരാൻ	ബിജിപാൽ

481

താരകമലരുകൾ

താരകമലരുകൾ വിരിയും പാടം ദൂരെ അങ്ങു ദൂരെ
വാടാമലരുകൾ വിരിയും പാടം നെഞ്ചിൽ ഇടനെഞ്ചിൽ
കതിരുകൾ കൊയ്യാൻ പോകാം
ഞാനൊരു കൂട്ടായ് പോകാം
ആകാശത്തമ്പിളി പോലൊരു കൊയ്ത്തരിവാളുണ്ടോ
കരിവളകൾ മിന്നും കൈയ്യിൽ പൊന്നരിവാളുണ്ടേ
(താരക..)

ഉറങ്ങാതിരിക്കിലും ഉറങ്ങിയെന്നാകിലും
നീയെൻ കിനാവിലെ ചെന്താരകം
ഇരുട്ടിന്റെ ജാലകം തുറന്നെത്തി നോക്കുന്നു
ഉറങ്ങാത്ത തോഴനെ വെൺചന്ദ്രിക
വന്മതിലിൻ നാട്ടുകാരീ നീയെൻ
സന്ധ്യകളിൽ കുങ്കുമം ചൊരിഞ്ഞോ
ഓണവില്ലിൻ നാട്ടു കാണാൻ പോകാം
ഓടി വള്ളം തുഴയുമ്പോൾ പാടാം
കൂടെ വരൂ....കൂട്ടു വരൂ... (താരക..)

പാടാതിരിക്കുവാനാവില്ലെനിക്കു നിൻ
പ്രണയപ്രവാഹിനിയിലലിഞ്ഞീടവേ
കാറ്റേറ്റു പാടുമീ പാട്ടിൻ ലഹരിയിൽ
ഉൾച്ചില്ലയാകവേ പൂത്തുലഞ്ഞു
കന്നിവെയിൽ കോടി ഞൊറിയുന്നു
വേളിപ്പെണ്ണു നിന്നെയൊരുക്കുന്നു
പൂങ്കിനാവിൻ പൂവിറുത്തു കോർക്കാൻ
മാലയാക്കി നിന്റെ മാറിൽ ചാർത്താം
കൂടെ വരൂ...കൂട്ടു വരൂ...(താരക..)

ചിത്രം
അറബിക്കഥ

BabuEdakochi

താരകരൂപിണീ

താരകരൂപിണീ നീയെന്നുമെന്നുടെ
ഭാവനാ രോമാഞ്ചമായിരിക്കും...
ഏകാന്തചിന്തതൻ ചില്ലയിൽ പൂവിടും
എഴിലം പാലപ്പൂവായിരിക്കും...

നിദ്രതൻ നീരദ നീലവിഹായസ്സിൽ
നിത്യവും നീ പൂത്തു മിന്നിനിൽക്കും..
സ്വപ്നനക്ഷത്രമേ നിൻ ചിരിയിൽ സ്വർഗ
ചിത്രങ്ങളെന്നും ഞാൻ കണ്ടുനിൽക്കും...
(താരകരൂപിണീ)

കാവ്യവൃത്തങ്ങളിലോമനേ നീ നവ-
മാകന്ദമഞ്ജരിയായിരിക്കും...
എൻ മണിവീണതൻ രാഗങ്ങളിൽ സഖി
സുന്ദര മോഹനമായിരിക്കും...
(താരകരൂപിണീ)

ഈ ഹർഷ വർഷ നിശീഥിനിയിൽ നമ്മൾ
ഈണവും താളവുമായിണങ്ങി..
ഈ ജീവസംഗമ ധന്യത കാണുവാൻ
ഈരേഴുലകും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി...
(താരകരൂപിണീ)

ചിത്രം
ശാസ്ത്രം ജയിച്ചു മനുഷ്യൻ തോറ്റു

Baby Edakochi

താരകേ മിഴിയിതളിൽ

താരകേ...
മിഴിയിതളിൽ കണ്ണീരുമായി
താഴേ തിരയുവതാരേ നീ...
ഏതോ കിനാവിന്റെ
ഏകാന്ത തീരത്തിൽ
പൊലിഞ്ഞുവോ നിൻ പുഞ്ചിരി.....

അജ്ഞാതമേതോ രാഗം
നിൻ നെഞ്ചിൽ ഉണരാറുണ്ടോ..
മോഹങ്ങളിന്നും നിന്നെ പുൽകുമോ..
മനസ്സിന്റെ മായാവാതിൽ
തുറന്നീടും നൊമ്പരത്താൽ
നീ രാഗപൂജ ചെയ്യുമോ...

(താരകേ)

നോവുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ തൻ
ചിതയിൽ നീ എരിയാറുണ്ടോ...
കണ്ണീരിലൂടെ ചിരി തൂകുമോ...
തമസ്സിന്റെ മേടയ്ക്കുള്ളിൽ
വിതുമ്പുന്നൊരോർമ്മ പോലെ
എന്നും തപം ചെയ്യുമോ...

(താരകേ)

484

താരനൂപുരം ചാർത്തി

താരനൂപുരം ചാർത്തി മൂകയാമം
ശ്യാമപരിഭവം പെയ്തു മഞ്ഞു വീണ
മൌനരാഗമോടെ
പ്രിയചന്ദ്രലേഖ നിന്നു ഓ....
താരനൂപുരം ചാർത്തി സ്നേഹയാമം
ശ്യാമപരിഭവം പെയ്തു മഞ്ഞു വീണ
മൌനരാഗമോടെ
പ്രിയചന്ദ്രലേഖ നിന്നു ഓ....

പുടവയായ് നിലാവുലഞ്ഞു
ഋതുപരിണയം തുടങ്ങി
പൊന്നനുലരഞ്ഞാണം
കുളിരരുവിയിൽ കിലുങ്ങി
മായാതീരം ദൂരേ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി
തിരി തെളിഞ്ഞുണർന്നു
അവളൊരുങ്ങി നിന്നു (താര)

പാതിരാക്കടമ്പിൻമേൽ
കിളി പാടുവാൻ മറന്നു
അമ്പലക്കുളങ്ങരെയെങ്ങോ
പൂപ്പാല പൂത്തു നിന്നു
മേലേ കാവിൽ
ആരോ നടതുറന്നു
തിരുനട തുറന്നു
അവൾ തൊഴുതു നിന്നു (താര)

ചിത്രം
സോപാനം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എസ്.പി.ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, ചിത്ര	പി.കെ.ഗോപി	ഇളയരാജ

485
താരാപഥം ചേതോഹരം

താരാപഥം ചേതോഹരം
പ്രേമാമൃതം പെയ്യുന്നിതാ
നവമേഘമേ കുളിർകൊണ്ടു വാ......
ഒരു ചെങ്കുറിഞ്ഞി പൂവിൽ
മൃദുചുംബനങ്ങൾ നൽകാൻ

(താരാപഥം)

സുഖദമീ നാളിൽ ലലല ലലലാ....
പ്രണയശലഭങ്ങൾ ലലല ലലലാ....
അണയുമോ രാഗദൂതുമായ് (സുഖദമീ നാളിൽ)
സ്വർണ്ണ ദീപശോഭയിൽ
എന്നെ ഓർമ്മ പുൽകവേ
മണ്ണിലാകെ നിന്റെ മന്ദഹാസം
മാത്രം കണ്ടു ഞാൻ

(താരാപഥം)

സഫലമീ നേരം ലലല ലലലാ....
ഹൃദയവീണകളിൽ ലലല ലലലാ....
ഉണരുമോ പ്രേമകാവ്യമായ് (സഫലമീ നേരം...)
വർണ്ണമോഹശയ്യയിൽ വന്ന ദേവകന്യകേ
വിണ്ണിലാകെ നിന്റെ നെഞ്ചുപാടും
ഗാനം കേട്ടു ഞാൻ

(താരാപഥം)

ചിത്രം
അനശ്വരം

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ലതിക

രചന
ഭരതൻ

സംഗീതം
ഔസേപ്പച്ചൻ

താരും തളിരും മിഴി പൂട്ടി

താരും തളിരും മിഴി പൂട്ടി
താഴെ ശ്യാമാംബരത്തിൻ നിറമായി
ഏകയായ് കേഴുമ്പോൾ
കേൾപ്പൂ ഞാൻ നിൻ സ്വനം
താവക നിൻ താരാട്ടുമായ്
ദൂരെയേതോ കാനനത്തിൽ

(താരും തളിരും)

പാതി മയക്കത്തിൽ നീ എന്റെ ചുണ്ടത്ത്
പുത്തിരി താളത്തിൽ കൊത്തിയപ്പോൾ
ആ..ആ..ആ..ആ.(2)
കാൽ തള കിലുങ്ങിയോ
എന്റെ കണ്മഷി കലങ്ങിയോ (2)
മാറത്തെ മുത്തിന്നു നാണം വന്നോ
ഉള്ളിൽ ഞാറ്റുവേല കാറ്റടിച്ചോ

[താരും തളിരും]

തന്നാരം പാടുന്ന സന്ധ്യയ്ക്ക ഞാനൊരു
പട്ടു ഞൊറിയിട്ട കോമരമാകും (2)
തുള്ളി ഉറഞ്ഞു ഞാൻ കാവാകെ തീണ്ടുമ്പോൾ (2)
മഞ്ഞപ്രസാദത്തിൽ ആറാടി
വരു കന്യകേ നീ കൂടെ പോരു

(താരും തളിരും)

ചിത്രം
ചിലമ്പ്

Babu Edakochi

താലിപ്പൂ പീലിപ്പൂ

താലിപ്പൂ പീലിപ്പൂ താഴമ്പൂച്ചൂടി വരും
തളിരിളം കാവളം കിളിയേ..
നിന്റെ തങ്ക വള.. ചിത്ര വള..
താരുണ്യ പൊന്നു വള..
എന്നിലെ കാമുകനെ വിളിച്ചുണർത്തി

ഇല്ലിമുളം കൂട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നെന്റെ
അല്ലിമുളം കുഴലിൽ നീ തേൻ ചൊരിഞ്ഞു (2)
എന്റെ പളുങ്കൊളി ചിറകുള്ള സ്വപ്നജാലങ്ങളെ
പറക്കും തളികയിൽ എടുത്തുയർത്തി

(താലിപ്പൂ)

മഞ്ഞലയിൽ കുളിപ്പിയ്ക്കും മാർകഴി മാസത്തിൽ
മംഗലം പാലയായ് നീ ഇതൾ വിരിച്ചു
ഇപ്പോളായിരം കാവടി കലശങ്ങളാടുമെന്റെ
ചേതനയെ സ്വർഗത്തിൽ പിടിച്ചിരുത്തി

(താലിപ്പൂ)

ചിത്രം
സുജാത

പാടിയത് ചിത്ര	രചന കൈതപ്രം	സംഗീതം മോഹൻ സിത്താര

താലോലം താനേ താരാട്ടും

താലോലം താനേ താരാട്ടും
പൂങ്കാറ്റും ചാഞ്ഞുറങ്ങുമ്പോൾ
ഞാനേ തേടും ഈണം പോലും
കണ്ണീരോടെ ആരിരാരോ..
പൂങ്കുരുന്നേ ഓ കണ്മണിയേ
ആനന്ദം നീ മാത്രം

(താലോലം)

കുമ്മാട്ടിപ്പാട്ടൊന്നു പാടിക്കൊണ്ടേ
മുത്തശ്ശിയുണ്ടേ നിൻ കൂടെ
ഉണ്ണിക്കണ്ണാ നിന്നെ കാണാൻ
ഏതോതോ ജന്മങ്ങളിൽ നേടീ പുണ്യം ഞാൻ
മോഹങ്ങളെല്ലാമേ സത്യങ്ങളായെങ്കിൽ

(താലോലം)

ആന കളിക്കാനും ആടിക്കാനും
മുത്തശ്ശനില്ലേ നിൻ ചാരെ
ഉണ്ണിക്കൈയ്യിൽ വെണ്ണ നൽകാൻ
അന്നാരം കൊഞ്ചലിനായ്
നിന്നെ തേടിയില്ലേ
മോഹങ്ങളെല്ലാമേ സത്യങ്ങളായെങ്കിൽ

(താലോലം)

ചിത്രം
കുടുംബപുരാണം

489

Baby Edakochi

താലോലം പൈതൽ

താലോലം പൈതൽ താലോലം
താമര പൂന്തൊട്ടിലിലാലോലം
പൂമിഴിയിൽ പൊൻകിനാവിൽ
തേൻ കിനിഞ്ഞു നീയുറങ്ങൂ

(താലോലം)

അമ്മിഞ്ഞ പാൽ നുരയോലും
ചുണ്ടിൽ ചിരി വിരിയും
തുമ്പക്കുടത്തിനു തങ്കക്കുടത്തിന്
ഉമ്മ കൊടുത്തമ്മ പോകും ഈ
പഞ്ചമി ചന്ദ്രിക പോകും

(താലോലം)

കൂട്ടിലെ കുഞ്ഞിക്കിളിക്കും
കാട്ടിലെ കുരുവികൾക്കും
കാണാതെ ചൊല്ലുവാൻ
ഈണങ്ങളോരോന്നു
പാടിക്കൊടുത്തമ്മ പോകും
ഈ മാണിക്ക്യ കുയിലമ്മ പോകും

(താലോലം)

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ആർ.കെ.ദാമോദരൻ

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

490

താളം തെറ്റിയ താരാട്ട്

താളം തെറ്റിയ താരാട്ട്...
തലമുറകൾ നകർന്നിടുന്നു...
തളിർത്തൊട്ടിലാട്ടിയ സീതാദേവിതൻ
താരാട്ടിന്നീണങ്ങൾ
തേങ്ങുന്നു ഇന്നും
താളം തെറ്റിയ താരാട്ട്.....

ശാകുന്തളത്തിലെപ്രേമദുഃഖം
മാലിനിനദിയായ് ഒഴുകിവന്നു (ശാകുന്തള)
അവിരാമം അവളിന്നും തുളുമ്പുന്നിതാ
അംഗനമാരുടെ നയനങ്ങളിൽ (2)
താളം തെറ്റിയ താരാട്ട്.....

ആരണ്യഭ്രുവിൻ ശാപബീജം
അഹല്യാശിലയായ് തരിച്ചുനിന്നു (ആരണ്യ)
അബലകൾ എന്നെന്നും പിടയുന്നുവോ
അഭിശപ്ത നിമിഷത്തിൻ ഗർഭങ്ങളിൽ (2)
താളം തെറ്റിയ താരാട്ട്...
തലമുറകൾ നകർന്നിടുന്നു...
തളിർത്തൊട്ടിലാട്ടിയ സീതാദേവിതൻ
താരാട്ടിന്നീണങ്ങൾ തേങ്ങുന്നു ഇന്നും
താളം തെറ്റിയ താരാട്ട്.....

ചിത്രം
താളം തെറ്റിയ താരാട്ട്

താളം മറന്ന താരാട്ട്

താളം മറന്ന താരാട്ടു കേട്ടെൻ
തേങ്ങും മനസ്സിൽ ഒരാന്ദോളനം
ആലോലമാടാൻ ആടി തളരാൻ
അമ്മ മാറിൻ ചൂടു തേടി
കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി ചിറകുരുമ്മി
മാനത്തെ മാമന്റെ മുത്തശ്ശി കഥ കേട്ടു
മുത്തണി ചുണ്ടത്തു പാൽമുത്തം പകരാനും

(താളം)

പൂത്തുലഞ്ഞൊരു ഗീതം ആലപിക്കും രാഗം
മൂകമാം എൻ മാനസത്തിൻ
വീണ മീട്ടുമ്പോൾ
അമ്മയായ് വന്നെനിക്കു നൽകി
സ്നേഹമാം ഒരു പ്രണവ മന്ത്രം

(താളം)

മുഗ്ദ്ധമോഹന ഭാവം തൊട്ടുണർത്തിയ നേരം (2)
പൂനിലാവിൻ വെൺമപോലെ
മൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ
അമ്മയായ് വന്നെനിക്കു നൽകി
തേങ്ങി നിന്നെൻ സ്വപ്നമാകെ

(താളം)

ചിത്രം
പ്രണാമം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഒ.എൻ.വി	ശരത്

492

Babu Edakochi

താളമയഞ്ഞൂ ഗാനമപൂർണ്ണം

താളമയഞ്ഞൂ ഗാനമപൂർണ്ണം
തരളലയം താഴം രാഗധാര
മന്ദം മായും നൂപുര നാദം
മാനസമോ ഘനശ്യാമായമാനം
(താളമയഞ്ഞൂ..)

ആലോലം ആശാലോലം
ആരാരോ പാട്ടും ഗാനം
കുഞ്ഞിക്കണ്ണ ചിമ്മി ചിമ്മി
ഏതോ പൈതൽ
മുന്നിൽ വന്ന പോലെ ഏതു ജീവൽ ഗാനം
വാഴ്വിന്റെ കോവിലിൽ സോപാന ഗാനമായ്
ആടുന്ന നാഗിനി ബോധിപ്രവാഹിനി
ജീവന്റെ സംഗീതം ഓ .....
(താളമയഞ്ഞൂ...)

താലോലം തൈ തൈ താളം
താളത്തിൽ ചൊല്ലി ചൊല്ലി
കുഞ്ഞിക്കാലു പിച്ചാപിച്ചാ വയ്ക്കും കാലം
തുമ്പപ്പൂവിലോണത്തുമ്പി തുള്ളാൻ വന്നു
വേനൽ കിനാവുകൾ പൂവിട്ടു കൊന്നകൾ
ഈ ജീവശാഖിയിൽ മാകന്ദ ശാഖിയിൽ
പാടീ കുയിൽ വീണ്ടും ഓ....
(താളമയഞ്ഞൂ..)

ചിത്രം
പവിത്രം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എ.എം.രാജ	വയലാർ	ദേവരാജൻ

493

താഴംപൂമണമുള്ള തണുപ്പുള്ള

താഴംപൂമണമുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ ..
തനിച്ചിരുന്നുറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി..
പൂമുഖകിളിവാതിൽ അടക്കുകില്ലാ..
കാമിനി നിന്നെ ഞാൻ ഉറക്കുകില്ലാ..
താഴംപൂമണമുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ ..
തനിച്ചിരുന്നുറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി..

ആരും കാണാത്തൊരന്തപുരത്തിലെ..
ആരാധനാമുറി തുറക്കും ഞാൻ
ഈറനുടുത്തു നീ പൂജയ്ക്കൊരുങ്ങുമ്പോൾ..
നീലകാർവർണ്ണനായ് നിൽക്കും ഞാൻ..
താഴംപൂമണമുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ ..
തനിച്ചിരുന്നുറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി..

ഏതോ കിനാവിലെ ആലിംഗനത്തിലെ
ഏകാന്തരോമാഞ്ചമണിഞ്ഞവളേ..
ഓമനച്ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരിപ്പൂക്കളിൽ..
പ്രേമത്തിൻ സൌരഭം തൂകും ഞാൻ..
താഴംപൂമണമുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ ..
തനിച്ചിരുന്നുറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി..
പൂമുഖകിളിവാതിൽ അടക്കുകില്ലാ..
കാമിനി നിന്നെ ഞാൻ ഉറക്കുകില്ലാ..
താഴംപൂമണമുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ ..
തനിച്ചിരുന്നുറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി..

ചിത്രം
അടിമകൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ് / ചിത്ര	കൈതപ്രം	എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

BabuEdakochi

താമരക്കണ്ണനുറങ്ങേണം

താമരക്കണ്ണനുറങ്ങേണം
കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങേണം
അച്ഛനു തുണയായ് വളരേണം
അമ്മയ്ക്ക് തണലായ് മാറേണം
അമ്പിളിമാമന്റെ കൊമ്പില്ലാക്കൊമ്പനെ
കൈയ്യിലെടുക്കേണം
താമരക്കണ്ണനുറങ്ങേണം
കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങേണം

വീണയർന്നു വളരണം
കണ്ണു രണ്ടും തെളിയണം
പൂ വിരിഞ്ഞ വഴികളിൽ
മുള്ളു കണ്ടു നീങ്ങണം
ഉവ്വാവു മാറുവാൻ നാമം ജപിക്കണം,
നല്ലവനാകേണം (താമര)

നീ മറന്നു പോകിലും
ഏറെ ദൂരെയാകിലും
എന്റെയുള്ളിനുള്ളിൽ നീ
പിഞ്ചുപൈതലാവണം
ആയിരം തിങ്കളെ കണ്ടു ചിരിച്ചു നീ
നീണാൾ വാഴേണം (താമര)

ചിത്രം
വാത്സല്യം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജയചന്ദ്രൻ	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

Baby Edakochi

തിര നരയും ചുരുൾ

തിര നരയും ചുരുൾ മുടിയിൽ
സാഗര സൗന്ദര്യം
തിരി തെളിയും മണിമിഴിയിൽ
സുരഭില സൂര്യകണം
കവിളുകളോ കളഭമയം
കാഞ്ചന രേണുമയം
ലോല ലോലമാണ് നിന്റെ അധരം
(തിര)

വെണ്ണിലാവിന്റെ വെണ്ണ തോൽക്കുന്ന
പൊൻകിനാവാണ് നീ
ചന്ദ്രകാന്തങ്ങൾ മിന്നി നിൽക്കുന്ന
ചൈത്രരാവാണ് നീ (വെണ്ണിലാവിന്റെ)
മാരോൽസവത്തിൻ മന്ത്ര കേളിമന്ദിരത്തിങ്കൽ
മഴതുള്ളി പൊഴിക്കുന്ന മുകിൽപക്ഷിയുടെ നടനം
(തിര)

കന്മദം പോലെ ഗന്ധമാർന്നൊരീ കാൽ പടം മൂടുവാൻ
നൂപുരം കോർത്തു ചാർത്തുവാൻ മിന്നൽ -
നൂലുമായ് നിൽക്കവേ (കന്മദം)
ദേവീ വര പ്രസാദം തേടി വരുന്നൊരെന്റെ
ഇട നെഞ്ചിൽ മിടിക്കുന്നതിടയ്ക്കതൻ സ്വര ജതിയോ
(തിര)

ചിത്രം
അനന്തഭദ്രം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
അനിൽ പനച്ചൂരാൻ

സംഗീതം
ബിജിപാൽ

496

തിരികേ ഞാൻ വരുമെന്ന

തത്തിന്തക തൈതോം തത്തിന്തക തൈതോം
തത്തിന്തക തൈതോം തത്തിന്തക തൈതോം
ചങ്കില് കേൾക്കണ മണ്ണിന്റെ താളം (2)
തിരികേ ഞാൻ വരുമെന്ന വാർത്ത കേൾക്കാനായീ
ഗ്രാമം കൊതിക്കാറുണ്ടെന്നും
തിരികേ മടങ്ങുവാൻ തീരത്തടുക്കുവാൻ ഞാനും
കൊതിക്കാറുണ്ടെന്നും
വിട്ടുവായൻ തവളകൾ പതിവായിക്കരയുന്ന
നടവരമ്പോർമ്മയിൽ കണ്ടു
വെയിലേറ്റു വാടുന്ന ചെറുമികൾ തേടുന്ന
തണലും തണുപ്പും ഞാൻ കണ്ടു..
(തിരികേ)
തത്തിന്തക തൈതോം തത്തിന്തക തൈതോം
തത്തിന്തക തൈതോം തത്തിന്തക തൈതോം
ചങ്കില് കേൾക്കണ മണ്ണിന്റെ താളം (2)
ഒരു വട്ടിപ്പൂവുമായ് അകലത്തെയമ്പിളി
തിരുവോണത്തോണിയൂന്നുമ്പോൾ
തിര പുൽകും നാടെന്നെ
തിരികേ വിളിക്കുന്നു
ഇള വെയിലിൻ മധുരക്കിനാവ്വായ് .. തിരികേ..
(തിരികേ)
പുഴ പോയ തോണിയിൽ തകരുന്ന നെഞ്ചിലെ
തുടികൊട്ടും പാട്ടായി ഞാനും (2)
മനമുരുകി പാടുന്ന പാട്ടിൽ മരുപ്പക്ഷി
പിടയുന്ന ചിറകൊച്ച കേട്ടു ... തിരികേ..
(തിരികേ)

ചിത്രം
അറബിക്കഥ

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
എം.എസ്.വിശ്വനാഥൻ

497

തിരുവാഭരണം ചാർത്തി

തിരുവാഭരണം ചാർത്തിവിടർന്നു
തിരുവാതിര നക്ഷത്രം
പ്രിയദർശിനി നിൻ ജന്മദിനത്തിൽ
ഹൃദയം തുടികൊട്ടുന്നു ഹൃദയം തുടികൊട്ടുന്നു
ധനുമാസത്തിൻ ശിശിരക്കുളിരിൽ
തളിരുകൾ മുട്ടിയുരുമ്മുമ്പോൾ
തളിരുകൾ മുട്ടിയുരുമ്മുമ്പോൾ
മധുരമനോഹര മാധവ ലഹരിയിൽ
മുഴുകാൻ ലതികകൾ വെമ്പുമ്പോൾ
മുഴുകാൻ ലതികകൾ വെമ്പുമ്പോൾ
തളിരണിയട്ടേ നിൻ ഭാവനകൾ
മലരണിയട്ടേ നിൻ വനികൾ
ലാലലലാല ലാല ലാല ലാലാ ലാലാലാ...
ലാലലലാല ലാല ലാല ലാലാ ലാലാലാ...
ആ..... തിരുവാഭരണം........

ഒരുഗാനത്തിൻ മഴവിൽ ചിറകിൽ
പ്രിയസഖി നിന്നെ ഉയർത്താം ഞാൻ
ഉദയദിവാകരനെതിരെയുയരും
നിഴലുകൾ ഇരുളല തേടുമ്പോൾ
നിഴലുകൾ ഇരുളല തേടുമ്പോൾ
ഇലയറിയട്ടേ നിൻ മലരടികൾ
കഥയറിയട്ടേ നിൻ മിഴികൾ
ലാലലലാല ലാല ലാല ലാലാ ലാലാലാ...
ലാലലലാല ലാല ലാല ലാലാ ലാലാലാ...
ആ..... തിരുവാഭരണം........

ചിത്രം
ലങ്കാദഹനം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
വാണി ജയറാം	ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി	എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

498

തിരുവോണപ്പുലരി തൻ

തിരുവോണപ്പുലരി തൻ
തിരുമുൽക്കാഴ്ച വാങ്ങാൻ
തിരുമുറ്റമണിഞ്ഞൊരുങ്ങീ
തിരുമേനിയെഴുന്നെള്ളും സമയമായീ
ഹൃദയങ്ങളണിഞ്ഞൊരുങ്ങീ ഒരുങ്ങീ
ഹൃദയങ്ങളണിഞ്ഞൊരുങ്ങീ

(തിരുവോണ...)

ഉത്രാടപ്പൂക്കുന്നിന്നുച്ചിയിൽ പൊൻവെയിൽ
ഇത്തിരിപ്പൊന്നുരുക്കീ ഇത്തിരിപ്പൊന്നുരുക്കീ
കോടിമുണ്ടുടുത്തും കൊണ്ടോടി നടക്കുന്ന
കോമളബാലനാം ഓണക്കിളി
ഓണക്കിളീ ഓണക്കിളി

(തിരുവോണപ്പുലരി ...)

കാവിലെ പൈങ്കിളിപ്പെണ്ണുങ്ങൾ കൈകൊട്ടി
പാട്ടുകൾ പാടിടുന്നു
പാട്ടുകൾ പാടിടുന്നൂ
ഓണവില്ലടിപ്പാട്ടിൽ നൂപുരം കിലുങ്ങുന്നു
പൂവിളിത്തേരുകൾ പാഞ്ഞിടുന്നു
പാഞ്ഞിടുന്നു..പാഞ്ഞിടുന്നു

(തിരുവോണപ്പുലരി ...)

ചിത്രം
തിരുവോണം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഒ.എൻ.വി

സംഗീതം
ജോൺസൺ

499

തീയിലുരുക്കി തൃത്തകിടാക്കി

തീയിലുരുക്കി തിന്തിന്ന തിന്തിന്ന
തൃത്തകിടാക്കി തിന്തിന്ന തിന്തിന്ന
തീയിലുരുക്കി തൃത്തകിടാക്കി
ചേലൊത്തൊരു മാലതീർക്കാൻ
ഏതുപൊന്നെന്റെ തട്ടാരേ
ഏതു പൊന്ന് ഏതു പൊന്ന്

മനസ്സിലുണ്ടേ മോഹമെന്നൊരു മണിച്ചിത്താറാവ്
അതിനെ തവിടുകൊടുത്തു വളർത്തി തട്ടാര്
ആഹാ താമരയല്ലി കൊടുത്തു
ചാമയുമെല്ലം കൊടുത്തു (2)
കുട്ടിത്താറാവിന്നു കടിഞ്ഞൂൽ മുട്ടയിട്ടു പൊന്മുട്ട
അതു പൊന്മുട്ട
തിന്തിന്ന തിന്തിന്ന തിന്തിന്ന തിന്തിന്ന
(തീയിലുരുക്കി..)

മനസ്സിനുള്ളിലെ സ്നേഹമുല്ലക്കു മണിത്തിരിവന്നു
അതിലെ മലരും നുള്ളിനടക്കും പെണ്ണിന്റെ
ആഹാ മാണിക്യക്കൈവിരൽ തട്ടി
മോതിരക്കൈവിരൽ മുട്ടി (2)
കണ്ണൊന്നടച്ചുതുറക്കും മുന്നെ
കാണായ് വന്നതു പൂപ്പൊന്ന്
അതു പൂപ്പൊന്ന്
തിന്തിന്ന തിന്തിന്ന തിന്തിന്ന തിന്തിന്ന
(തീയിലുരുക്കി...)

ചിത്രം
പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ചിത്ര	ഷിബു ചക്രവർത്തി	എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

500

തുമ്പിപ്പെണ്ണേ വാ വാ

തുമ്പിപ്പെണ്ണേ വാ വാ തുമ്പച്ചോട്ടിൽ വാ വാ (3)
ഇളവെയിൽ കുങ്കുമ തളികയും കൊണ്ട്
കസവുനൂൽ ഉന്നിയ പുടവയും കൊണ്ടുനീ വാ..
(തുമ്പിപ്പെണ്ണേ) ആ.. ആ..

കനവിനിരുന്നാടിടാനായ് കരളിൽ പൊന്നൂയൽ തീർപ്പൂ
കുറുമൊഴിമുല്ലപ്പൂത്തോപ്പിൽ അവനേയും കാത്തു ഞാൻ നിന്നു
പൊന്നും തരിവള മിന്നുപുടവയുമൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞോ
എന്തെൻപ്രിയതമനൊന്നെൻമുന്നിലിന്നും വന്നില്ല
പൊന്നും തരിവള മിന്നുപുടവയുമൊന്നും അണിയേണ്ടാ
കള്ളിപ്പെണ്ണേ നീതന്നേയൊരു തങ്കക്കുടമല്ലോ..
കരളിൽ വിടരും മോഹത്തിൻ ഒരു പൂ മതി പൂന്തേൻ മതി
(തുമ്പിപ്പെണ്ണേ)

കനകനിലാവന്റെ കായലിൽ കടവിൽ കുടമുല്ല പൂക്കും
പൂവനയ മിഴിയാളെ കൊണ്ടുപോരാൻ
പനിമതി പൊൻതേരും പോകും
പൊന്നും പവിഴക്കല്ലും കൊണ്ടൊരു പൊന്മാളിക തീർക്കാം
കന്നിപ്പെണ്ണിനെ മിന്നുംകെട്ടി കൊണ്ടെയിരുത്തിക്കാം
കണ്ണീർമഴയിൽ നനഞ്ഞുവിരിഞ്ഞൊരു കന്നിയിളംപൂ ഞാൻ
ഒന്നും വേണ്ടാ നീയുണ്ടെങ്കിൽ പൊന്നിൻകൊടി പോരും
കണ്ണും കരളും കനവുകളും നീയല്ലയോ നിനക്കല്ലയോ
തുമ്പിപ്പെണ്ണേ വാ വാ തുമ്പച്ചോട്ടിൽ വാ വാ (3)
ഇളവെയിൽ കുങ്കുമ തളികയും കൊണ്ട്
കസവുനൂൽ ഉന്നിയ പുടവയും കൊണ്ടു
നീ വാ.. നീ വാ..
തുമ്പിപ്പെണ്ണേ വാ വാ തുമ്പച്ചോട്ടിൽ വാ വാ..

ചിത്രം
ധ്രുവം

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
ഒ.എൻ.വി

സംഗീതം
ഇളയരാജ

501
തുമ്പീ വാ തുമ്പക്കുടത്തിൽ

തുമ്പീ വാ തുമ്പക്കുടത്തിൽ
തുഞ്ചത്തായ് ഊഞ്ഞാലിടാം (2)
ആകാശപ്പൊന്നാലിന്നിലകളെ
ആയത്തിൽ തൊട്ടേ വരാം (2)
തുമ്പീ വാ തുമ്പക്കുടത്തിൽ
തുഞ്ചത്തായ് ഊഞ്ഞാലിടാം(2)
(തുമ്പീ വാ)

മന്ത്രത്താൽ പായുന്ന കുതിരയെ
മാണിക്യകൈയ്യാൽ തൊടാം(2)
ഗന്ധർവ്വൻ പാടുന്ന മതിലക-
മന്ദാരം പൂവിട്ട തണലിൽ (2)
ഊഞ്ഞാലേ...പാടാമോ...
ഊഞ്ഞാലേ പാടാമോ...
മാനത്തേ മാമന്റെ തളികയിൽ
മാമുണ്ണാൻ പോകാമൊ നമുക്കിനി
(തുമ്പീ വാ)

പണ്ടത്തെ പാട്ടിന്റെ വരികള്
ചുണ്ടത്ത് തേൻതുള്ളിയായ് (2)
കൽക്കണ്ട കുന്നിന്റെ മുകളില്
കാക്കാച്ചി മേയുന്ന തണലിൽ (2)
ഊഞ്ഞാലേ...പാടിപ്പോയ്...
ഊഞ്ഞാലേ പാടിപ്പോയ്
ആ കൈയ്യിൽ ഈ കൈയ്യിലൊരുപിടി
കയ്യാത്ത നെല്ലിക്കായ് മണി തരൂ..
(തുമ്പീ വാ)

ചിത്രം
ഓളങ്ങൾ

502
തുയിലുണരൂ തുയിലുണരൂ

തുയിലുണരൂ തുയിലുണരൂ തുമ്പികളേ
തുമ്പപ്പൂങ്കാട്ടിലെ വീണകളേ
തിരുവോണപ്പുലരി വന്നൂ
തൃക്കാക്കര നട തുറന്നു
കുരവയിട്ടു പാടി വരൂ കുരുവികളേ
കുരവയിട്ടു പാടി വരൂ കുരുവികളേ

(തുയിലുണരൂ..)

മുക്കുറ്റിപ്പൂ വിരിഞ്ഞൂ
മൂന്നു കോടി പൂ വിരിഞ്ഞു (2)
തെച്ചിപ്പൂങ്കാവുകൾ തറ്റുടുത്തു (2)
പൂനുള്ളാൻ തുമ്പി തുള്ളാൻ
പൂവിളി കേട്ടൂഞ്ഞാലാടാൻ
പുതിയ ഭാവധാരകളേ തുയിലുണരൂ

(തുയിലുണരൂ..)

മലയാള പെൺകൊടി തൻ
മണവാളനിന്നു വരും
മാവേലിത്തമ്പുരാന്റെ തേരു വരും
മധു ഗാന മഞ്ജരികൾ
മലർമാരികൾ ചൊരിയുമ്പോൾ
മമ മാനസ ഗീതികളേ തുയിലുണരൂ

(തുയിലുണരൂ..)

503
തുളസീമാലയിതാ

തുളസീമാലയിതാ വനമാലീ
വൃന്ദാവനത്തിന്റെ സൗന്ദര്യസാരമേ
മാലേയമോലും നിൻ മാറത്ത് ചാർത്താനായ്
ഒരു തുളസീമലർ മാലയിതാ....

(തുളസീമാലയിതാ)

രാഗലോലം നിൻ
മുരളിയുണർത്തിയ സ്വരയമുനാനദി തേടി
പോകയാണിന്നും യദുകുലകന്യക ഒരു
തളിർമാലയുമായി
കാലത്തിൻ കാളിന്ദീതീരത്തു പാടുന്നതാരോ ആരോ
മാനത്ത് വർഷാമയൂരമായാടുന്നതാരോ ആരോ

(തുളസീമാലയിതാ)

ഗോക്കൾ മേയുന്ന
ഹരിതതടങ്ങളിൽ മുരളികയൂതുവതാരോ
കേൾപ്പൂ ദൂരത്തെ വടതരുശാഖിയിൽ ഒരു
വനവേണുനിനാദം
കാലത്തിൻ പേരാലിൻ കൊമ്പത്തു പാടുന്നതാരോ ആരോ
ഞാൻ പാടും
പാട്ടിന്റെയൂഞ്ഞാലിൽ ആടുന്നതാരോ ആരോ

(തുളസീമാലയിതാ)

ചിത്രം
ആകാശക്കോട്ടയിലെ സുൽത്താൻ

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
ബിച്ചുതിരുമല

സംഗീതം
എ.ടി. ഉമ്മർ

Babu Edakochi

തുഷാര ബിന്ദുക്കളെ

തുഷാരബിന്ദുക്കളെ നിങ്ങൾ
എന്തിനു വെറുതെ ചെമ്പനീരലരിൽ
വിഷാദഭാവങ്ങൾ അരുളീ
തുഷാരബിന്ദുക്കളെ
ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഈ വനവീഥിയിൽ
വിരിഞ്ഞു നിന്നൊരു മലരേ
മണിമാരനു നീ നല്കിയതെന്തേ
മണമോ മനമോ പൂന്തേനോ (മണിമാരനു നീ..)
മണമോ... മനമോ... പൂന്തേനോ....
(തുഷാര ബിന്ദുക്കളെ)

ഇതുവഴി വന്നവർ പോയവർ പലരും
അഴകേ നിൻ കഥ എഴുതീ
ഇനിയും വനിയിൽ പൂവുകൾ പലതും
വിരിയും കൊഴിയും പൂങ്കാറ്റിൽ (ഇനിയും...)
വിരിയും... കൊഴിയും... പൂങ്കാറ്റിൽ

തുഷാര ബിന്ദുക്കളെ നിങ്ങൾ
എന്തിനു വെറുതെ ചെമ്പനീരലരിൽ
വിഷാദഭാവങ്ങൾ അരുളീ
(തുഷാര ബിന്ദുക്കളെ)

ചിത്രം
ആലിംഗനം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ബിച്ചുതിരുമല

സംഗീതം
കണ്ണൂർ രാജൻ

505

ഇളമഞ്ഞിൻ തുള്ളി

ഇളമഞ്ഞിൻ തുള്ളി ഇവൽ തേടും മിന്നാമിന്നി
നിന്നെയൊന്നു നുള്ളാൻ തെന്നലായെന്നുള്ളിൽ
സങ്കല്പങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നു

(ഇളമഞ്ഞിൻ)

കുളിരലയിൽ കുറുനിരകൾ കുണുകുണുങ്ങി
ചൊടിയിണയിൽ ചിരിമണികൾ കിലുകിലുങ്ങി (2)
കാക്കപ്പുള്ളി ചൂടും ചെങ്കദളി
പൊൻകവിളിൽ തങ്കമയിലാട്ടം
തിങ്കൾബിംബം പോലും നിന്റെ മുന്നിൽ തോൽക്കും
മാൻമിഴിയിലേതോ തേൻകിനാവു പൂക്കും (2)
നിൻ മുന്നിൽ മണ്ണും വിണ്ണും എന്നും മായാലോകം

(ഇളമഞ്ഞിൻ)

നേർമയുള്ള തെന്നൽ താഴ്വരയിൽ
താരുടലിൽ താളമിടും നേരം
നീലവർണ്ണ ചായൽ ഓളം തല്ലും കായൽ
മന്ദഹാസപ്പൂക്കൾ എന്റെ നെഞ്ചിലെയ്യാൻ (2)
ചന്ദനം പെയ്യും രാവിൻ മഞ്ചൽത്തേരിൽ നീ വാ

(ഇളമഞ്ഞിൻ)

ചിത്രം
അപ്പുണ്ണി

പാടിയത് യേശുദാസ്	രചന കൈതപ്രം	സംഗീതം ജോൺസൺ

506

Babu Edakochi

ഋമഞ്ഞിൻ നെഞ്ചിലൊതുങ്ങി

ഋമഞ്ഞിൻ നെഞ്ചിലൊതുങ്ങി മുന്നാഴിക്കനവ്
തേനോലും സാന്ത്വനമായി ആലോലം കാറ്റ്
സന്ധ്യാരാഗവും തീരവും വേർപിരിയും വേളയിൽ
എന്തിനിന്നും വന്നു നീ പൂന്തിങ്കളേ..

(ഋമഞ്ഞിൻ)

പൂത്തു നിന്ന കടമ്പിലെ പുഞ്ചിരിപ്പൂ മൊട്ടുകൾ
ആരാമപ്പന്തലിൽ വീണപോയെന്നോ
മധുരമില്ലാതെ നെയ്ത്തിരി നാളമില്ലാതെ
സ്വർണ്ണമാനുകളും പാടും കിളിയുമില്ലാതെ
നീയിന്നേകനായ് എന്തിനെൻ മുന്നിൽ വന്നു
പനിനീർ മണം ഋകുമെൻ തിങ്കളേ...

(ഋമഞ്ഞിൻ)

കണ്ടു വന്ന കിനാവിലെ കുങ്കുമപ്പൂമൊട്ടുകൾ
തോരാഞ്ഞീ പൂവിരൽ തൊട്ടു പോയെന്നോ
കളഭമില്ലാതെ മാനസഗീതമില്ലാതെ
വർണ്ണമീനുകളും ഊഞ്ഞാൽ പാട്ടുമില്ലാതെ
ഞാനിന്നേകനായ് കേഴുമീ കൂടിനുള്ളിൽ
എതിരേൽക്കുവാൻ വന്നുവോ തിങ്കളേ..

(ഋമഞ്ഞിൻ)

ചിത്രം
സമൂഹം

പാടിയത്
വേണുഗോപാൽ, സുജാത

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ജോൺസൺ

507

തുവൽ വിണ്ണിൻ മാറിൽ

തുവൽ വിണ്ണിൻ മാറിൽ തുവി
മാരിക്കാറിൻ മാനസരാഗം തേടി
ജീവിത ഗാനം പാടൂ മണിവർണ്ണക്കിളിമകളേ
നെടുമംഗല്യം നടമാടാനായ് ആടൂ
(തുവൽ.)

നീരോടും പൂന്തോപ്പിൽ നിറമോലും മോഹങ്ങൾ
രാപ്പൂരം കൊണ്ടാടുമ്പോൾ മേലേ
മലയോരം കുട മാറുമ്പോൾ (2)
ചോലപ്പൂങ്കൊമ്പിൽ തുള്ളി തുമഞ്ഞിൽ
കുഞ്ഞിനു തേൻമൊഴിയിൽ
കണിമകുടം പൊൻ നിറമായ്
കതിർമണിയുതിരെ പുതു നിറപറയായ്
പറ നിറയെ പുത്തരി നിറയാൻ പൈങ്കിളിയേ പാടൂ നീ
(തുവൽ..)

താഴ്വാരം പൂകുമ്പോൾ കാറ്റാടി തായാട്ടിൻ
മുത്തോലം കുടമുല്ലപ്പൂ താഴെ മിന്നാടും മുത്തായിരം (2)
അല്ലിക്കൈനീട്ടം പച്ചോലത്തുമ്പിൽ
വെണ്ണിലാപ്പാൽക്കണങ്ങൾ
പുതുമാനം പൂമണമായ്
യാമിനി നീളെ പുഞ്ചിരിയലയായ്
പൂമാനം പുഞ്ചിരി വിടരും
പൈങ്കിളിയേ വായോ നീ
(തുവൽ..)

ചിത്രം
തലയണമന്ത്രം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
മാധുരി	വയലാർ	ദേവരാജൻ

508

തൃക്കാക്കരെ പൂ പോരാഞ്ഞ്

തൃക്കാക്കരെ പൂ പോരാഞ്ഞ്
തിരുനക്കരെ പൂ പോരാഞ്ഞ്
തിരുമാന്ധാംകുന്നിലെത്തിയ തെക്കൻകാറ്റേ
നിന്റെ ഓമൽ പൂപ്പാലിക ഞാൻ ഒന്നുകണ്ടോട്ടേ
ഒന്നുകണ്ടോട്ടേ....

താലിമുല്ലയുണ്ടല്ലോ
ചെന്താമരത്തളിരുണ്ടല്ലോ
പ്രഭാത ചന്ദന തിലകം ചാർത്തിയ
പാരിജാതമുണ്ടല്ലോ
നിന്നെ വികാരതരളിതനാക്കിയ
നിശാഗന്ധിയുണ്ടല്ലോ
ഇനിയെന്തിനീ പൂജയ്ക്കു പൂത്തൊരു തുളസിപ്പൂ
(തൃക്കാക്കരെ)

രാജമല്ലിയുണ്ടല്ലോ
അനുരാഗമഞ്ജരിയുണ്ടല്ലോ
നിലാവു കോടി റൗക്കകൾ നൽകിയ
നെയ്തലാമ്പലുണ്ടല്ലോ
നിന്നെ പ്രേമപരവശനാക്കിയ
വനജ്യോൽസ്നയുണ്ടല്ലോ
ഇനി എന്തിനീ ദേവനു നൽകിയ
തുളസിപ്പൂ.... (തൃക്കാക്കരെ)

ചിത്രം
ലൈൻ ബസ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ചിത്ര	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ്

509

തെച്ചിപ്പൂവേ തെങ്കാശിപ്പൂവേ

തെച്ചിപ്പൂവേ തെങ്കാശിപ്പൂവേ മച്ചാനെ പാരുങ്കെടി
വായോ വായോ നീയെൻ മാറിൽ ചായോ
മഞ്ചൽ പൂത്താലി തരാം നിന്റെ മാരനായ് കൂടെ വരാം
പൊന്നും മിന്നും പൂണാരോം വേണ്ടാ
പൊള്ളാച്ചിത്തേവരല്ലെ
വായോ വായോ നീയെൻ മാറിൽച്ചായോ
മാർകഴിമാസമല്ലേ മാട്ടുപ്പൊങ്കലെൻ നെഞ്ചിലല്ലേ
(തെച്ചിപ്പൂവേ)
ആഴ്‌വാം കോവിൽ കൊടിയേറാനായ്
നിറനിറച്ചോളം കൊയ്യാൻ നേരമായ്
കൊട്ടും പാട്ടും കുരവേം വേണം
നിറമണിക്കല്യാണത്തിൽ കാലമായ്
താഴമ്പൂ മൊട്ടുണ്ടേ തഞ്ചാവൂർ പട്ടുണ്ടേ
എന്നും ആലോലം പൂമെയ്യിൽ ചാർത്താൻ
ചെല്ലച്ചെമ്മാനച്ചെപ്പിലൊരിത്തിരി കുങ്കുമമുണ്ടേ
കൊഞ്ചം കടമായി തരുമോ തരുമോ
(തെച്ചിപ്പൂവേ...)
അരയാൽക്കൊമ്പിൽ കുറുകും കുയിലേ
അണിയറ വാതിൽ ചാരാൻ നേരമായ്
ഇനിയും പാടാൻ മുതിരും നിലവേ
കിഴക്കിനി മച്ചിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോ
പുന്നാരം ചൊല്ലാതെ കിണ്ടാണ്ടം കാട്ടാതെ
ചുമ്മാ ആരാനും ഏതാനും കണ്ടാൽ
ആരും മുത്താത്ത മുത്തണി മുന്തിരിക്കിങ്ങിണി താായോ
നീ നിൻ ചുണ്ടത്തെ മധുരം തായോ
(തെച്ചിപ്പൂവേ...)

ചിത്രം
രഥോത്സവം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	ബിച്ചു തിരുമല	എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

510

തെന്നൽ വന്നതും

തെന്നൽ വന്നതും പൂവുലഞ്ഞുവോ
പൂവുലഞ്ഞതും ഇളം തെന്നൽ മെല്ലെ വന്നുവോ
കടംകഥയല്ലയോ (തെന്നൽ)

അണയാത്ത രാവിന്റെ കൂട്ടിൽ
അരയാൽക്കിളിപെണ്ണു പാടി
അതു കേട്ടുറങ്ങാതെ ഞാനും
അറിയാതെ രാപ്പാടിയായി
അഴലിൻ മഴയിൽ അലയുമ്പൊഴും
അഴകിൻ നിഴലിൽ അലിയുന്നുവോ
മാനത്തെ മച്ചിൽ നിന്നും അമ്പിളി
താഴോട്ടിറങ്ങി വന്നോ
താമരപൂങ്കുളത്തിൽ തണുപ്പിൽ നീന്തിക്കുളിച്ചിടുന്നോ
(തെന്നൽ)

ഒരു കോടി മാമ്പൂക്കിനാക്കൾ
ഒരു മഞ്ഞുകാറ്റിൽ കൊഴിഞ്ഞൂ
അതിലെന്റെ പേരുള്ള പൂവിൽ
ഒരു മൌനമുണ്ടായിരുന്നു
ഇനിയും വരുമോ കിളിവാതിലിൽ
പനിനീർ കുയിലേ കുളിരോടി നീ
ആടുന്നുണ്ടാടുന്നുണ്ടേ മനസ്സിൽ മാമയിലാടുന്നുണ്ടേ
മാരിവിൽ പീലിയേഴും വിരിച്ചെൻ
മോഹങ്ങളാടുന്നുണ്ടേ
(തെന്നൽ)

ചിത്രം
കാബൂളിവാല

Babu Edakochi

തേങ്ങും ഹൃദയം

തേങ്ങും ഹൃദയം മൂടും ഇരുളിൽ
പൊലിയുന്ന നാളങ്ങൾ
നേരറിയാതെ നൊമ്പരമോടേ
വേർപിരിയും ആത്മബന്ധങ്ങൾ

(തേങ്ങും..)

സ്മരണകളിൽ (2)
നിറകതിരണിയിൽ
നിറയുന്ന കരിമുകിൽ നിരകൾ
വർണ്ണം മായും സ്വപ്നം തോറും കണ്ണീർ ഉലി
വേദനയിൽ കാലം മുങ്ങുമ്പോൾ

(തേങ്ങും..)

കര കയറും കരിങ്കടലലകൾ
കരളിലും ഇളകിടും തിരകൾ
പാപം നൽകും ശാപം നേടി ദു:ഖം പേറി
ചേതനയിൽ നാദം വിങ്ങുമ്പോൾ

(തേങ്ങും..)

ചിത്രം
ആട്ടക്കലാശം

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
ഒ.എൻ.വി

സംഗീതം
ബോംബെ രവി

512

തേടുവതേതൊരു ദേവപദം

വന്ദനം! മുനിനന്ദനാ
സാന്ദ്രചന്ദന ശീതളവനികകൾ
സാമമന്ത്രം ചൊല്ലിയുണർത്തിയ
നന്ദനാ... മുനിനന്ദനാ...
തേടുവതേതൊരു ദേവപദം...
തേടുവതേതൊരു ബ്രഹ്മപദം (തേടുവത്)

ആരെയോർത്തിനിയും തപസ്സു ചെയ്‌വൂ എന്റെ
ആത്മാവിൻ മിടിപ്പു നീ അറിഞ്ഞതല്ലേ.
(തേടുവതേതൊരു)
ആരതിയുഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആനയിച്ചൂ എന്റെ
ആശ്രമാങ്കണത്തിലേക്കായ് ക്ഷണിച്ചൂ
ആരോരുമറിയാതെ ആ തിരുസന്നിധിയിൽ
ആനന്ദലാസ്യമാടി നിന്നൂ...
ആകെത്തളർന്നു ഞാനെന്നെ മറന്നു
ആ മാറിൽ തലചായ്ച്ചു വീണു... (തേടുവതേതൊരു...)

ഏതൊരു പൂജാപുഷ്പത്തിൽ നീ സ്നേഹത്തിന്റെ മുഖം കണ്ടൂ
ഏതൊരു മുണ്മയവീണയിൽ നിന്നും ആദിമരാഗം നീ കേട്ടൂ
ആ പുഷ്പമിതാ... ആ വീണയിതാ...
ആ കൈകളിലേയ്ക്കണയുന്നൂ... അണയാനുഴറുന്നൂ....
തമസ്സിന്റെ ദുർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം തകർത്തെൻ
മനസ്സിന്റെയശ്വം കുതിയ്ക്കും മുഹൂർത്തം
അശ്വപ്രയാണം മഹാശ്വപ്രയാണം
വിശ്വം ജയിക്കുന്ന യാഗാശ്വയാനം
യാനം മഹാകാലമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ
യാനം മഹാകാശമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ
എൻ സൂര്യനെത്തേടിയേകാന്തയാനം
യാനം പ്രയാണം അനന്തപ്രയാണം

ചിത്രം
വൈശാലി

Babu Edakochi

തേനും വയമ്പും

തേനും വയമ്പും നാവിൽ ളുകം
വാനമ്പാടീ --(2)
രാഗം ശ്രീരാഗം പാടൂ നീ വീണ്ടും
വീണ്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും
തേനും വയമ്പുംനാവിൽ ളുകം വാനമ്പാടീ

മാനത്തെ ശിങ്കാരത്തോപ്പിൽ
ഒരു ഞാലിപ്പൂവൻപഴ തോട്ടം --(2)
കാലത്തും വൈകീട്ടും പൂംപാളത്തേനുണ്ണാൻ
ആ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ നീയും പോരുന്നോ

(തേനും വയമ്പും)

നീലക്കൊടുവേലി പൂത്തു
ദൂരെ നീലഗിരിക്കുന്നിൻ മേലേ
മഞ്ഞിൻ പൂവേലിക്കൽ കൂടി
കൊച്ചുവണ്ണാത്തിപ്പുള്ളുകൾ പാടി
താളം പിടിക്കുന്ന വാലാട്ടിപക്ഷിക്ക്
താലികെട്ടിന്നല്ലേ നീയും പോരുന്നോ

(തേനും വയമ്പും)

ചിത്രം
തേനും വയമ്പും

514

തേൻ തുളുമ്പും ഓർമ്മയായ്

തേൻ തുളുമ്പും ഓർമ്മയായ്
വരൂ വരൂ വസന്തമേ
പാതിരാകടമ്പിൽ നീ വരൂ വരൂ നിലാക്കിളി
സ്നേഹസാഗരങ്ങളേ സ്വരങ്ങളായ് വരൂ
ശ്യാമരാഗ രാത്രിമുല്ല പൊൻകിനാവിൽ പൂവരമ്പിൽ
പൂക്കാറായല്ലോ

മൃദുവേണുവിൽ കേൾക്കുന്നിതാ
ആശംസ ചൊരിയുന്ന സങ്കീർത്തനം
മാംഗല്ല്യവും മലർമാലയും
തൃക്കയ്യിലേന്തുന്ന വനമുല്ലകൾ
ആരോരുമറിയാതെ ആരുംകാണാതെ
ആത്മാവിൽ നിറയുന്ന ലയസൗരഭം
ഇത്രനാൾ ഇത്രനാൾ എങ്ങുപോയ് നീയെന്റെ
നിനവിലെ കളിതോഴി
(തേൻ തുളുമ്പും)

കേൾക്കുന്നു ഞാൻ മൺവീണയിൽ
പൊയ്പോയ രാവിന്റെ മധുമഞ്ജരി
അറിയുന്നു ഞാൻ സ്മൃതിസന്ധ്യയിൽ
ഏതോ നിശാഗാന പദപല്ലവി
മായ്ച്ചാലും മായാത്ത വർണ്ണങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ
ശലഭങ്ങളായ് പാറി ഉയരുന്നു
കാർമുകിൽ കുടിലിനുള്ളിൽ ചന്ദ്രലേഖ
മെല്ലെ മെല്ലെ എഴുതാതെ എഴുതുന്നു സന്ദേശം
(തേൻ തുളുമ്പും)

ചിത്രം
എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി

പാടിയത്
സുജാത

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

515
തൊട്ടുരുമ്മിയിരിക്കാൻ

തൊട്ടുരുമ്മിയിരിക്കാൻ കൊതിയായീ നിന്നെ
കട്ടെടുത്തു പറക്കാൻ കൊതിയായീ
മുല്ലമുടിച്ചുരുളിൽ മുകിലായീ ഒന്നു
മൂടിപ്പുതച്ചിരുന്നാൽ മതിയായീ
എന്നാളും എന്നാളും എന്റേതല്ലേ നീ
എന്താണീ കണ്ണിൽ പരിഭവം ആ..ആ...
മറ്റാരും കാണാക്കൗതുകം (തൊട്ടുരുമ്മി...)

കാത്തു നിന്ന മഴ പൂത്തു നിന്ന പുഴയോരം ഓരോ-
ന്നോർത്തു പാടുമൊരു പാട്ടു കൊണ്ടു വരവേൽക്കാം നിന്നെ
പാതി ചാരിയൊരു വാതിലിന്റെയഴിയോരം നീയാം
നെയ്‌വിളക്കിന്നൊളി നീർത്തിനിൽക്കുമൊരു സന്ധ്യേ സന്ധ്യേ
മെല്ലെയെന്നെ വിളിച്ചുണർത്തല്ലേ വെയിൽക്കിളി ഉറങ്ങട്ടെ ഞാൻ
എന്നും നിന്റെയടുത്തിരിപ്പില്ലേ പനിനീർത്തുള്ളീ നനയട്ടെ ഞാൻ
നീയില്ലാതെൻ ഓർമ്മകൾ
എന്നാളും എന്നാളും എന്റേതല്ലേ നീ
എന്താണീ കണ്ണിൽ പരിഭവം ആ..ആ...
മറ്റാരും കാണാക്കൗതുകം (തൊട്ടുരുമ്മി...)

ഇത്ര നാളുമൊരു മുത്തു കോർക്കുമിടനെഞ്ചിൽ ഞാനാം
തത്ത വന്നു കതിർ കൊത്തിയെന്നതറിയാമോ പൊന്നേ
നീയെറിഞ്ഞ മഴ മിന്നലേറ്റതറിയാതെ ഞാനാം
മാരിവില്ലു മിഴി പൂട്ടി നിന്നതറിയാമോ കണ്ണേ
മെല്ലെ മുന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കല്ലേ കുയിൽക്കിളീ കുളിരട്ടെ ഞാൻ
എന്നും നിന്റെ മിഴിക്കടുത്തില്ലേ മയിൽപ്പിടേ മയങ്ങട്ടെ ഞാൻ
നീയില്ലാതില്ലെൻ രാത്രികൾ
എന്നാളും എന്നാളും എന്റേതല്ലേ നീ
എന്താണീ കണ്ണിൽ പരിഭവം ആ..ആ...
മറ്റാരും കാണാക്കൗതുകം (തൊട്ടുരുമ്മി...)

ചിത്രം
രസികൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ഉണ്ണിമേനോൻ	ഒ.എൻ.വി	ശ്യാം

Babu Edakochi

തൊഴുതുമടങ്ങും

തൊഴുതുമടങ്ങും സന്ധ്യയുമേതോ
വീഥിയിൽ മറയുന്നു...
ഈറൻമുടിയിൽ നിന്നിറ്റിറ്റു വീഴും
നീർമണി തീർത്ഥമായ് ...
കറുകപ്പൂവിനു തീർത്ഥമായി..
പഴയ കോവിലിൻ സോപാനത്തിൽ
പതിഞ്ഞൊരീണം കേൾക്കുന്നു..
ആ.. ആ. ആ...
അതിലൊരു കല്ലോലിനി ഒഴുകുന്നു...
കടമ്പു പൂക്കുന്നു...
അനന്തമായ്... കാത്തുനിൽക്കും
ഏതോ മിഴികൾ തുളുമ്പുന്നു..

(തൊഴുതുമടങ്ങും)

ഇവിടെ ദേവകൾ ഭൂമിയെ വാഴ്ത്തി
കവിതകൾ മൂളി പോകുന്നു...
ഉം.. ഉം.. ഉം..
അതിലൊരു കന്യാഹൃദയം പോലെ...
താമരപൂക്കുന്നു ...
ദലങ്ങളിൽ... ഏതോ നൊമ്പര
തുഷാരകണികകൾ ഉലയുന്നു....

(തൊഴുതുമടങ്ങും)

ചിത്രം
അക്ഷരങ്ങൾ

517

തൽകാലദുനിയാവ്

തൽകാലദുനിയാവ് കണ്ടു നീ മയങ്ങാതെ
എപ്പോഴും മരണം നിൻ കൂടെയുണ്ട് മറക്കാതെ...
(തൽകാല..)

തെറ്റുന്ന കണക്കിന്റെ പുസ്തകം നിൻ മനസ്സ്
തെറ്റാത്ത കണക്ക് തേടും ജല്ല ജലാലിൻ അരുളാൽ ..
(തൽക്കാല..)

നിത്യവും കൂട്ടലെത്ര കിഴിക്കലെത്ര നീ നടത്തി
കറുപ്പ് നീ വെളുപ്പാക്കി വെളുപ്പ് പിന്നെ കറുപ്പാക്കി...
(നിത്യവും...)

നീ ചേർത്ത കനകമെല്ലാം നിൻ കബറിൽ കടന്നിടുമോ...(2)
മൂന്ന് തുണ്ടം തുണിപൊതിയും മണ്ണ് മാത്രം നിന്റെ ദേഹം..
(തൽക്കാല...)

പച്ചയാം മരത്തിൽ പോലും തീ നിറക്കും അള്ളാഹു
പാഴ് മരുഭൂമിയിലും പൂ വിടർത്തും അള്ളാഹു...(പച്ചയാം..)

ആലമീലവൻ നിനയ്ക്കാതിളകുകില്ലൊരണുപോലും..(2)
ആ നോട്ടം തിരുത്താത്ത കണക്കുണ്ടോ കൂട്ടുകാരാ...
(തൽക്കാല..)

ചിത്രം
ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ലതിക, ദിനേഷ്	ഒ.എൻ.വി	ബോംബെ രവി

518

ദ്ധും ദ്ധും ദ്ധും ദുന്ദുഭിനാദം

ദ്ധും ദ്ധും ദ്ധും ദുന്ദുഭിനാദം നാദം നാദം.... (2)
ദേവദുന്ദുഭി തൻ വർഷാമംഗലഘോഷം.... (2)
ദ്ധും ദ്ധും ദ്ധും ദുന്ദുഭിനാദം നാദം നാദം....(2)
ഇന്ദ്രധനുസ്സേന്തി വരുന്ന ഘനാഘനസേനകളേ
വന്നാലും ഇതിലേ ഇതിലേ ഇതിലേ...
വന്നാലും ഇതിലേ ഇതിലേ ഇതിലേ... (ദേവദുന്ദുഭി)
ആ........ആ.......... ആ.......ആ...........
ചുട്ടുവേനൽക്കുടാരത്തിൽ മയങ്ങുന്ന ഭൂമി...
അമൃതം പെയ്തവളെ തഴുകിയുണർത്തൂ..
അളകങ്ങൾ മാടിയൊതുക്കി കളഭക്കുറി ചാർത്തൂ...
മാലേയക്കുളിരണിയിക്കൂ മാറിടമാകേ..... (2)
ആലോലം പൂവും പൊന്നും പുടവയുമണിയിക്കൂ.... (2)
ദ്ധും ദ്ധും ദ്ധും ദുന്ദുഭിനാദം നാദം നാദം....(2)
ആ........ആ.......... ആ.......ആ...........
ആവനാഴിയിൽ മന്മഥനാ മലർശരം നീട്ടി..
ആയിരം തേന്മാവുകൾ പൂത്തിരി തെറുക്കുന്നു..
(ആവനാഴിയിൽ ... തെറുക്കുന്നു)
വെൺപിറാവുകൾ മദനമന്ത്രം ഉരുക്കഴിക്കുന്നു..
മൺകുടങ്ങളിൽ മധുരസോമരസം തുളുമ്പുന്നു...
കാലമായ്...തേന്മാരി പെയ്യും കാലമായ്...
കാലമായ്...തേന്മാരി പെയ്യും കാലമായ്... (ദേവദുന്ദുഭി)
ആ........ആ.......... ആ.......ആ...........
അംഗരാഗങ്ങളും താലത്തിലേന്തി..
സുമംഗലിമാരാട്ടുമങ്കണത്തിൽ..
മാതളത്തൈകളും പൂമണിത്തെന്നലും...
മാണിക്യച്ചെപ്പുംകൊണ്ടമ്മാനം.. (2)
ആക്കൈയിലീക്കൈയിലമ്മാനം..
ആയിരം ചെപ്പുംകൊണ്ടമ്മാനം..
അമ്മാനം അമ്മാനം അമ്മാനം... (2)(ദേവദുന്ദുഭി)

ചിത്രം
വൈശാലി

BabuEdakochi

ദൂരെ കിഴക്കുദിക്കും

ദൂരെ കിഴക്കുദിക്കും ..ആ...മാണിക്യ ചെമ്പഴുക്ക..
ഞാനിന്നെടുത്തു വെച്ചേ..എന്റെ
വെറ്റില താമ്പാളത്തിൽ..
(ദൂരെ കിഴക്കുദിക്കും..)

നല്ല തളിർ വെറ്റില നുള്ളി വെള്ളം തളിച്ചു വെച്ചേ
തെക്കൻ പുകല നന്നായ് ഞാൻ വെട്ടിയരിഞ്ഞു വെച്ചേ
ഇനി നീ എന്നെന്റെ അരികിൽ വരും..
കിളി പാടും കുളിർ രാവിൽ ഞാനരികിൽ വരാം..
പറയൂ മൃദുലേ എന്തു പകരം തരും...
നല്ല തത്തക്കിളി ചുണ്ടൻ വെറ്റില നൂറൊന്നു തേച്ചു തരാം..
എന്റെ പള്ളിയറയുടെ വാതിൽ നിനക്കു തുറന്നേ തരാം..
(ദൂരെ കിഴക്കുദിക്കും..)

കണ്ണിൽ വിളക്കു വച്ച് രാത്രി എന്നെയും കാത്തിരിക്കേ
തെക്കേ തൊടിക്കരികിൽ കാലൊച്ച തിരിച്ചറിഞ്ഞോ..
അരികിൽ വന്നെന്നെ എതിരേറ്റു നീ
തുള്ളു നാടൻ പൂമ്പട്ടു വിരിച്ചു വച്ചു
മണിമാരൻ ഈ രാവിൽ എന്തു പകരം തരും...
നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഞാൻ ചെന്തളിർ ചുണ്ടത്തു മുത്തം തരും
ഒരു കൃഷ്ണതുളസിപ്പൂ നുള്ളി മുടിതുമ്പിൽ ചാർത്തി തരും..
(ദൂരെ കിഴക്കുദിക്കും..)

ചിത്രം
ചിത്രം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ	ഒ.എൻ.വി	എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

520

ദൂരേ ദൂരെ ദൂരെ പാടും

ദൂരേ ദൂരെ ദൂരെ പാടും വാനമ്പാടീ
പോരൂ പോരൂ കാടിൻ തേങ്ങൽ കേൾക്കുന്നില്ലേ
പാടിപ്പാടിപ്പാടി പോകും വാനമ്പാടീ
താഴേ താഴേ താഴെക്കാട്ടിൽ കൂടൊന്നില്ലേ
എന്തേ തുമ്പീ തുള്ളാനെന്തേ പോരാത്തൂ
അന്തിച്ചോപ്പിൻ പൊന്നും മിന്നും പോരാഞ്ഞോ
മേലേക്കാവിൽ കാറ്റിൻ താളം പോരാഞ്ഞോ
വേലേം പൂരോം കാണാൻ ഞാനും പോരാഞ്ഞോ
കൊടിയേറീ കോവിൽ മുറ്റത്തെ
വാകപ്പൂം കൊമ്പിന്മേൽ (ദൂരേ ദൂരേ...)
പാലരുവി നിൻ പാദസരങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ
പാൽനുര ചിന്നി പൂമണി ചിന്നിയാടുമ്പോൾ
പൂക്കളമിട്ടേ പൂക്കുല തുള്ളുന്നാരാരോ
ഈ കളിവട്ടത്തിത്തിരി നേരമിരുന്നോട്ടേ
ഒരു ഇളം പൂവിൽ കവിളിൽ മെല്ലെ തഴുകി പാടട്ടെ
മലയുടെ തിരുമുടിയഴകൊടു നിറകതിർ
മലരുകളണിയുകയായ്
ഇനിയീ നീലാകാശം നീളേ.....നിറയട്ടെ നിൻ ഗാനം
താഴേ ചോളം പൂക്കും പാടം കോർത്തല്ലോ
ചോഴിപ്പെണ്ണിൻ മാറിൽ ചാർത്താൻ മുത്താരം (ദൂരേ ദൂരേ...)
കാലിക്കുടമണിയേതൊരു ദുഃഖം മൂളുന്നു
കമ്പിളി വിൽക്കും കയ്യുകൾ മഞ്ഞിൽ ചൂളുന്നു
ഏതോ തേൻ കനി താനേ നുകരും താരുണ്യം
ഏദൻ തോപ്പായ് മാറ്റുകയാണീ താഴ്വാരം
അരുമപ്രാവിൻ നിര പോൽ തുള്ളുന്നഴകിൽ പൈതങ്ങൾ
അരുവിയിലൊരു കുളിരലയുടെ
തഴുകലിലുലയും മലർ നിരകൾ
ഇനിയീ താഴ്വാരങ്ങൾ നീളേ...പാടൂ നീ രാപ്പാടീ
നാമീ മണ്ണിൻ മാറിൽ പൂക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ (2)
(ദൂരെ ദൂരെ...)

ചിത്രം
നാടോടി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

Baby Edakochi

ദൂരെ ദൂരെ സാഗരം തേടി

ദൂരെ ദൂരെ സാഗരം തേടി
പോക്കുവെയിൽ പൊൻ നാളം
ഈറനാം നിലാവിൻ ഇതളും
താനേ തെളിഞ്ഞ രാവും (2)
ദൂരെ ദൂരെ സാഗരം തേടി
പോക്കുവെയിൽ പൊൻനാളം

മഴനീർത്തുള്ളിയെ മുത്തായ് മാറ്റും
നന്മണിച്ചിപ്പിയെ പോലെ
നന്മണിച്ചിപ്പിയെ പോലെ (മഴനീർ)

നറുനെയ് വിളക്കിനെ താരകമാക്കും
സാമഗാനങ്ങളെ പോലെ
സാമഗാനങ്ങളെ പോലെ
ദൂരെ ദൂരെ സാഗരം തേടി
പോക്കുവെയിൽ പൊൻ നാളം

ആശാകമ്പളം താമര നൂലാൽ
നെയ്യുവതാരാണോ
നെയ്യുവതാരാണോ (ആശാകംബളം..)
ഒരു സാന്ത്വനത്തിന്റെ മൗനമോ
ഒരു സാന്ത്വനത്തിന്റെ മൗനമോ
പഞ്ചവർണ്ണക്കിളിപ്പാട്ടോ
പഞ്ചവർണ്ണക്കിളിപ്പാട്ടോ (ദൂരെ ദൂരെ ....)

ചിത്രം
വരവേൽപ്പ്

Babu Edakochi

ദൂരെ മാമര കൊമ്പിൽ

ദൂരെ മാമര കൊമ്പിൽ ഒരു താരാജാലകക്കൂട്ടിൽ
ഏതോ കാർത്തിക നാളിൽ
മലർ പൂക്കും പൗർണമി രാവിൽ
മഴവില്ലിൻ മംഗലശ്രീ പോലെ
ഒരു തൂവൽ പൈങ്കിളി ചേക്കേറി
രാഗസുമംഗലിയായ് ദേവമനോഹരിയായ്

(ദൂരെ മാമരകൊമ്പിൽ ...)

പാഴ് മുളം തണ്ടായ് മൂളുകയായി വഴിയും സംഗീതം
കളിയാട്ടം കാറ്റിൽ മേലാകെ കുളിരും സല്ലാപം
തിര കായൽത്തീരത്തെ മാന്തോപ്പിൽ
മഴ നൂലാൽ തീർക്കുമൊരൂഞ്ഞാലിൽ
മതിമറന്നവളാടുന്നീ മണിമയിൽക്കരുന്നായ്

(ദൂരെ മാമരകൊമ്പിൽ ...)

പീലി നിലാവിൻ പിച്ചകത്തേരിൽ അണയും രാത്തിങ്കൾ
സ്നേഹപരാഗം പെയ്യുകയായി മനസ്സിൻ പൂച്ചെണ്ടിൽ
നിറമാറിൽ ചേർത്തവൾ താരാട്ടി
മിഴിനീരിൻ തുള്ളി തുടച്ചാറ്റി
ശിശിര ചന്ദ്രികയായ് മധുരസാന്ത്വനമായ്

(ദൂരെ മാമരകൊമ്പിൽ ...)

ചിത്രം
വർണ്ണപ്പകിട്ട്

Babu Edakochi

ദൂരേ ദൂരേ ആഴിപ്പെണ്ണിൻ

ദൂരേ ദൂരേ ആഴിപ്പെണ്ണിൻ ഏഴാം പൂമേട കാണാൻ
ആരെൻ മുത്തേ നിന്നെ കൂട്ടി ആരും കാണാതെ പോയീ
ആഴം കാണാ താഴ്‌വാരങ്ങൾ
നീ കണ്ടു കേഴും നേരം കാണാക്കണ്ണീരാഴം
ദൂരേ ദൂരേ ആഴിപ്പെണ്ണിൻ ഏഴാം പൂമേട കാണാൻ
ആരെൻ മുത്തേ നിന്നെ കൂട്ടി ആരും കാണാതെ പോയീ
മുത്തേ നിന്റെ ഓർമ്മകളെ മുത്തം നൽകി ഞാനുറക്കീ
പൊന്നുംകുരിശോലും ഒരു താലി ചാർത്തിടും (2)
വേളിപ്പെണ്ണായി നിന്നെ കാണാൻ മോഹിച്ചെന്നും
എല്ലാം മോഹം മാത്രം ചൊല്ലുന്നാരോ കാറ്റിൽ
കടലമ്മേയെൻ മോഹങ്ങൾ തല്ലിത്തകർത്തു നീ
കണ്ണീരാഴിയിൽ ആഴ്ത്തി
ദൂരേ ദൂരേ ആഴിപ്പെണ്ണിൻ ഏഴാം പൂമേട കാണാൻ
പ്രാണൻ പോയ ശംഖുപോലെ
പാടിത്തീർന്ന പാഴ്മുളപോൽ
കണ്ണീർ നനവോലും..
ഈ കരയിൽ വീണു ഞാൻ (2)
ഓർമ്മച്ചിപ്പിക്കുള്ളിൽ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ മാത്രം
മേലേ താളം തുള്ളും ആഴിക്കുള്ളിൽ മൗനം..
കടലമ്മേ നീയിന്നെന്റെ പൊൻമുത്തിനെ
തായോ തായോ തായോ തായേ

ചിത്രം
ഗീതാഞ്ജലി

Babu Edakochi

ദേവകന്യക സൂര്യതംബുരു

ദേവകന്യക സൂര്യതംബുരു മീട്ടുന്നു ..
സ്നേഹകോകിലം ഗായത്രീമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു ..
മഞ്ഞളാടുന്ന പൊൻവെയിൽ മഞ്ഞുകോടിയുടുക്കുന്നു
വിണ്ണിൽ മേയുന്ന വെണ്മുകിൽ
വെള്ളിച്ചാമരം വീശുന്നു...
(ദേവകന്യക)

കുങ്കുമം പൂക്കും കുന്നിന്മേലൊരു കുഞ്ഞിളംകിളി പാടുന്നു..
അമ്പലം ചുറ്റിയെത്തും പ്രാവുകൾ ആര്യൻപൊൻപാടം കൊയ്യുന്നു..
വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചയോ പുള്ളോർപൂങ്കുടം കൊട്ടുന്നു
നാഴിയിൽ മുളനാഴിയിൽ ഗ്രാമം നന്മമാത്രമളക്കുന്നു..
നന്മ മാത്രമളക്കുന്നു..
(ദേവകന്യക)

തെങ്ങിളം നീരാം പൊൻനിളേ നിന്നിൽ
മുങ്ങിത്തോർത്തും പുലരികൾ..
വാർമണൽ പീലികുന്തലിൽ നീലശംഖുപുഷ്പങ്ങൾ ചൂടുന്നു..
കുംഭമാസ നിലാവിന്റെ കുമ്പിൾ പോലെ തുളുമ്പുന്നു..
തങ്കനൂപുരം ചാർത്തുന്ന മണി തിങ്കൾ നോയമ്പു നോക്കുന്നു..
തിങ്കൾ നോയമ്പു നോക്കുന്നു..
(ദേവകന്യക)

ചിത്രം
ഈ പുഴയും കടന്ന്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
രമേശൻ നായർ

സംഗീതം
ദർശൻ രാമൻ

Babu Edakochi

ദേവഗാനം പാടുവാനീ

ദേവ ഗാനം പാടുവാനീ തീരഭൂവിൽ വന്നു ഞാൻ
ജീവ തന്തിയിൽ ഇടറുമൊരു
മിഴിനീർക്കണം പോൽ നിന്നു ഞാൻ
(ദേവഗാനം...)
അമൃത വർഷിണി നിന്റെ വാർമുടി
ഇഴകൾ തഴുകിയ കൈകളിൽ
ആദിപത്മ പരാഗസുരഭില ഗന്ധമൂറിയതെങ്ങിനേ..
ഗന്ധമൂറിയതെങ്ങിനെ
(ദേവഗാനം...)

എന്റെ മഴവിൽ കൂട്ടിലെന്തിനു താമസിക്കാൻ വന്നു നീ
എന്റെ മൗനസരസിൽ ഹംസധ്വനികൾ എന്തിനുണർത്തി നീ
എന്റെ ഓടക്കുഴലിൽ ഹിന്ദോളങ്ങളെന്തിനു തീർത്തു നീ
എന്റെ മോഹന പഞ്ചമങ്ങളിലെന്തിനമൃതു പകർന്നു നീ
എന്തിനമൃതു പകർന്നു നീ..
(ദേവഗാനം...)

സാഗരത്തിൻ മാറിൽ അലിയും ശാന്തമാം നദി എന്ന പോൽ
പ്രേമവിരഹം മനസ്സിലെഴുതും മൂകമാമൊരു കവിത പോൽ
സൂര്യപടമണിയുന്ന മെയ്യിലണച്ചു തഴുകി മയക്കുമോ
ചാരുചൈത്ര നികുഞ്ജമൊന്നിലൊരിക്കലെന്നെ ഉറക്കുമോ
ഒരിക്കലെന്നെയുറക്കുമോ
(ദേവഗാനം...)

ചിത്രം
എഴുതാൻ മറന്ന കഥ

Babu Edakochi

ദേവദാരു പൂത്തു

ദേവദാരു പൂത്തു എൻ മനസ്സിൻ താഴ്‌വരയിൽ (2)
നിതാന്തമാം തെളിമാനം പൂത്ത നിശീഥിനിയിൽ

(ദേവദാരു...)

നിഴലും പൂനിലാവുമായ് ദൂരെ വന്ന ശശികല... (2)
മഴവില്ലിൻ അഴകായി ഒരു നാളിൽ വരവായി
ഏഴഴകുള്ളൊരു തേരിൽ എന്റെ ഗായകൻ...

(ദേവദാരു...)

വിരിയും പൂങ്കിനാവുമായ് ചാരേ നിന്ന തപസ്വിനി... (2)
പുളകത്തിൻ സഖിയായി വിരിമാറിൻ കുളിരായി
ഏഴ സ്വരങ്ങൾ പാടാൻ വന്നു ഗായകൻ...

(ദേവദാരു...)

ചിത്രം
എങ്ങനെ നീ മറക്കും

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	ജെറി അമൽദേവ്

527

ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയം

ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയം
ദിവ്യവിഭാത സോപാന രാഗലയം (2)
ധ്യാനമുണർത്തും മൃദുപല്ലവിയിൽ
കാവ്യമരാള ഗമനലയം..
ദേവദുന്ദുഭി സാന്ദ്രലയം
ദിവ്യവിഭാത സോപാന രാഗലയം

നീരവഭാവം മരതകമണിയും
സൗപർണ്ണികാതീരഭൂവിൽ (2)
പൂവിടും നവമല്ലികാലതകളിൽ
പൂവിടും നവമല്ലികാലതകളിൽ
സർഗ്ഗോന്മാദ ശ്രുതിവിലയം..
സ്വരമധുരം.. ജതിനടനം
പതേ പതേ ശുഭചലനം.. (ദേവദുന്ദുഭി)

പൂവിതളിന്മേൽ ബ്രഹ്മം രചിക്കും
നീഹാരബിന്ദുവായ് നാദം
ശ്രീലവസന്ത സ്വരജതി മീട്ടും
കച്ഛപി വീണയായ് കാലം
അഴകിന്നീറൻ നീലാഞ്ചലം ചുറ്റി
ഹരിചന്ദനശുഭ ഗന്ധമുണർത്തി
അഴകിന്നീറൻ നീലാഞ്ചലം ചുറ്റി
ഹരിചന്ദനശുഭ ഗന്ധമുണർത്തി
അപ്സരകന്യതൻ.. ആ..ആ
അപ്സരകന്യതൻ താളവിന്യാസ-
ത്രികാലജതിയായ് ത്രിസന്ധ്യകൾ
സ്വരമധുരം.. ജതിനടനം
പതേ പതേ ശുഭചലനം (ദേവദുന്ദുഭി)

ചിത്രം
എന്നെന്നും കണ്ണേട്ടന്റെ

Babu Edakochi

ദേവദൂതർ പാടി

ദേവദൂതർ പാടി സ്നേഹദൂതർ പാടി
ഈ ഒലീവിൻ പൂക്കൾ ചൂടിയാടും നിലാവിൽ
(ദേവദൂതർ)

ഇന്നു നിന്റെ പാട്ടു തേടി കൂട്ടു തേടിയാരോ...
വന്നു നിന്റെ വീണയിൽ നിൻ പാണികളിൽ തൊട്ടു
ആട്ടു മേയ്ക്കാൻ കൂടെ വരാം പൈക്കളുമായ് പാടി വരാം
കാതിലാരോ ചൊല്ലി
(ദേവദൂതർ)

ആയിരം വർണ്ണങ്ങൾ കൂടെ വന്നു
അഴകാർന്നോരാടകൾ നെയ്തു തന്നു
ആമാടപ്പെട്ടി തുറന്നു തന്നൂ...ആകാശം പൂത്തു
ഭൂമിയിൽ കല്യാണം സ്വർഗ്ഗത്തോ കല്യാണം
(ദേവദൂതർ)

പൊന്നുംനൂലിൽ പൂത്താലിയും കോർത്തു തന്നു
കന്നിപ്പട്ടിൽ മണിത്തൊങ്ങലും ചാർത്തിത്തന്നു
കല്യാണപ്പൂപ്പന്തൽ സ്വർഗ്ഗത്തേതോ പൂമുറ്റത്തോ
കാറ്റിൽ കുരുത്തോല കലപില പാടും താഴത്തോ
ഭൂമിയിൽ കല്യാണം സ്വർഗ്ഗത്തോ കല്യാണം
(ദേവദൂതർ)

ചിത്രം
കാതോടുകാതോരം

പാടിയത്
യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്

രചന
എസ്.രമേശൻ നായർ

സംഗീതം
ഇളയരാജ

Babu Edakochi

ദേവസംഗീതം നീയല്ലേ

ദേവസംഗീതം നീയല്ലേ ദേവീ വരൂ വരൂ
തേങ്ങുമീ കാറ്റു നീയല്ലേ തഴുകാൻ ഞാനാരോ
ദേവസംഗീതം നീയല്ലേ നുകരാൻ ഞാനാരോ
ആരുമില്ലാത്ത ജന്മങ്ങൾ തീരുമോ ദാഹമീ മണ്ണിൽ
നിന്നോർമ്മയിൽ ഞാനേകനായ് (2)

(തേങ്ങുമീ...)

ചിലു ചിലും സ്വര നൂപുരം ദൂര ശിഞ്ജിതം പൊഴിയുമ്പോൾ
ഉതിരുമീ മിഴിനീരിലെൻ പ്രാണവിരഹവും അലിയുന്നു
എവിടെ നിൻ മധുരശീലുകൾ മൊഴികളേ നോവല്ലേ
സ്മൃതിയിലോ പ്രിയ സംഗമം ഹൃദയമേ ഞാനില്ലേ
സ്വരം മൂകം വരം ശോകം പ്രിയനേ വരൂ വരൂ
തേങ്ങുമീ കാറ്റു നീയല്ലേ തഴുകാൻ ഞാനാരോ

ശ്രുതിയിടും കുളിരായി നിൻ ഓർമയെന്നിൽ നിറയുമ്പോൾ
ജനനമെന്ന കഥ കേൾക്കാൻ തടവിലായതെന്തേ നാം
ജീവരാഗമധു തേടി വീണ്ടടഞ്ഞതെന്തേ നാം
സ്നേഹമെന്ന കനി തേടി നോവു തിന്നതെന്തേ നാം
ഒരേ രാഗം ഒരേ താളം പ്രിയേ നീ വരൂ വരൂ

(തേങ്ങുമീ...)

ചിത്രം
ഗുരു

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
രമേശൻ നായർ

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

ദേവസന്ധ്യാ ഗോപുരത്തിൽ

ദേവസന്ധ്യാ ഗോപുരത്തിൽ ചാരുചന്ദനമേടയിൽ..
ശാന്തമീ വേളയിൽ സൗമ്യനാം ഗായകാ..
പാടുക നീയൊരു ഗാനം...
പവിഴനിലാവിൻ പ്രിയഗാനം...
ജനിയ്ക്കും മുമ്പേ ഏഴുസ്വരങ്ങളും
ജാതകമെഴുതിച്ച തന്നു..
മഴതൻ നേർത്ത വിരലുകൾ മണ്ണിൽ
സ്മൃതികളിൽ താളംപകർന്നു...
ഭൂമിതൻ യൗവനം നീയറിയാതൊരു
താമരത്തംബുരു തന്നു..
ശ്രുതി ചേർക്കുമോ... ജതി സ്വരം പാടുമോ...
ശ്രുതി ചേർക്കുമോ... ജതി സ്വരം പാടുമോ..
(ദേവസന്ധ്യാ)
പനിനീർപ്പൂക്കൾ പൊന്നലുക്കിട്ടുമീ
പല്ലവി പാടിയതാരോ...
പാടത്തെ കിളികൾ കലപിലക്കൂട്ടും
കാകളി മൂളിയതാരോ...
പാടിയഗീതം പാതിയിൽ നിർത്തി
പറന്നുപോയതുമാരോ...
ചെവിയോർക്കുമോ...
നിൻ സ്വരം കേൾക്കുമോ...
ചെവിയോർക്കുമോ...
നിൻ സ്വരം കേൾക്കുമോ..
(ദേവസന്ധ്യാ)

ചിത്രം
കളഭം

531

ദേവസഭാതലം

Babu Odakochi

ദേവസഭാതലം രാഗിലമാകുവാൻ
നാദമയൂഖമേ സ്വാഗതം സ്വാഗതം
സരിഗമപ രിഗമപധ ഗമപധനി മപധനിസ
സനിധപ മഗരി സ സ - ഷഡ്ജം

സരിഗമപധ സരിഗമപധനിസ
സനിധപമപ സനിധപമഗരിസ സ
മയൂരനാദം സ്വരമായ് വിടരും ഷഡ്ജമനാഹതമന്ത്രം
മയൂരനടനം ലയമായ് തെളിയും ഷഡ്ജം ആധാരനാദം
പമഗമഗ നിനി സരിഗമപധനിസരിരി - ഋഷഭം ഉം

ഋഷഭസ്വരങ്ങളായ് പൌരുഷമേകും ശിവവാഹനമേ നന്ദി
ഹൃദയാനന്ദമേകും ഋഷീഗതമാം സ്വരസഞ്ചയമേ നന്ദി
സരിഗപഗരി സരിഗപധപഗരി സരിഗപധ സധപഗരി
ധസരിഗപധസരിഗഗ ഗഗ - ഗാന്ധാരം

സന്തോഷകാരകസ്വരം സ്വരം സ്വരം സ്വരം
അജരവഗാന്ധാരം ഗാന്ധാരം ഗാന്ധാരം
ആമോദകാരകസ്വരം...
സുന്ദരഗാന്ധാരം ഗാന്ധാരം ഗാന്ധാരം
സരിഗമപധനിസരിരി രിഗമ രിഗമ - മദ്ധ്യമം

ക്രൗഞ്ചം ശ്രുതിയിലുണർത്തും നിസ്വനം മദ്ധ്യമം
സരിഗമപധനിസ ഗരിസനിധപധനി
മാധവം ശ്രുതിയിലിണങ്ങും കാരുണ്യം മദ്ധ്യമം
മമമ മനിധപ പപപ...
മഗരി നിനിനി രിഗമ പപപ - പഞ്ചമം

ചിത്രം
ഹിസ് ഹൈനസ് അബ്ദുള്ള

പ മപ സപ നിധപ പ പ പ പ
പഞ്ചമം വസന്തകോകിലസ്വനം
സ്വനം കോകിലസ്വനം വസന്തകോകിലസ്വനം
ധനിസ പധനി മപധ ഗമപ രിഗമപ
ധനിസനി ഗരിസനിധ പമഗ മപധനിസ
മേഘരാഗങ്ങളെ തൊട്ടുണരുന്നതാം
മണ്ഡൂകമന്ത്രം ധൈവതം...
അശ്വരവങ്ങളാണ്ജാചക്രത്തിലുണർത്തും സ്വരരൂപം ധൈവതം
സരിഗമപധനിസ ധനിസ പധനിസ
മപധനിസ ഗമപധ നിനി - നിഷാദം
ഗജമുഖനാദം സാന്ത്വനഭാവം
ആഗമജപലയ നിഷാദരൂപം നിനി നിനി
ശാന്തമായ് പൊഴിയും സ്വരജലകണങ്ങൾ
ഏകമായൊഴുകും ഗംഗാപ്രവാഹം
ധിടിധിടി ധാകിധിടി ക്ടധിടി ധാകിധിടി
ക്ട്ധധിടി ക്ട്ധധിടി ക്ട്ധധിടി ധാകിധിടി
കതധാങ്ധാങ്ധാങ് ധിടികതധാങ്ധാങ്ധാങ്
ധിടികതധാങ്ധാങ്ധാങ്....
അനുദാത്തമുദാത്തസ്വരിതപ്രചയം
താണ്ഡവമുഖരലയപ്രഭവം പ്രണവാകാരം സംഗീതം
ആനന്ദം അനന്താനന്ദം ജഗദാനന്ദം സംഗീതം (2)
മരിസനിപ രിസസ രിസനിപമ സനിനി സനിപമരി രിപപ
മരിസനിപ രിസ രിസനിപമ സനി സനിപമരി രിപ
മരിസനിപ രി രിസനിപമ സ സനിപമരി രി
മരിസനിപ രിസനിപമ സനിപമപ
രിസനിപ സനിഗമരി നിപമരിമ
സനിപമരി നിപമരിസ സരിമപനി
ആനന്ദം അനന്താനന്ദം ജഗദാനന്ദം സംഗീതം (2)
സംഗീതം...... സംഗീതം......

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ജോൺസൺ

533

ദേവാങ്കണങ്ങൾ

ദേവാങ്കണങ്ങൾ കയ്യൊഴിഞ്ഞ താരകം
സായാഹ്നസാനുവിൽ വിലോലമേഘമായ്
അഴകിൻ പവിഴം പൊഴിയും നിന്നിൽ
അമൃതകണമായ് സഖീ ധന്യനായ്

[ദേവാങ്കണങ്ങൾ]

സല്ലാപമേറ്റുണർന്ന വാരിജങ്ങളും
ശുഭരാഗരൂപിയാം നവനീതചന്ദ്രനും (2)
ചൈത്രവേണുവൂതും അ അ അ അ...അ അ അ
ചൈത്രവേണുവൂതും മധുമന്ത്ര കോകിലങ്ങളും
മേളമേകുമിന്ദ്രനീലരാത്രി തേടവേ

[ദേവാങ്കണങ്ങൾ]

ആലാപമായി സ്വരരാഗ ഭാവുകങ്ങൾ
സ ഗ ഗ സ ഗ മ പ മ ധ പ മ പ മ
മ ധ നി സ നി ധ ഗ മ ധ നി ധ മ
സ ഗ മ ധ മ ഗ സ നി ധ പ ധ നി സ
പ മ ഗ......
ആലാപമായി സ്വരരാഗ ഭാവുകങ്ങൾ
ഹിമബിന്ദു ചൂടും സമ്മോഹനങ്ങൾ പോലെ (2)
വരവല്ലകി തേടും അ അ അ അ... അ അ അ..
വരവല്ലകി തേടും വിരഹാർദ്രപഞ്ചമങ്ങൾ
സ്നേഹസാന്ദ്രമാകുമീ വേദിയിൽ...

[ദേവാങ്കണങ്ങൾ]

ചിത്രം
ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

Babu Edakochi

ദേവീ ആത്മരാഗമേകാം

ദേവീ.......... ദേവീ
ആത്മരാഗമേകാം കന്യാവനിയിൽ
സുഖദം കളഗാനം പകരാനണയൂ
ഗന്ധർവ വീണയാകൂ നീ ദേവീ..
സാഗരങ്ങൾ മീട്ടും സോപാനഗീതമായ്
നിറയും നിൻ ശ്രുതിയിൽ എൻ ഗാനാലാപം
ഗ മ രി, രി മ പ നി ധ നി മ പ നി സാ നി സ നി,
സ നി പ മ പ മ രി സ നി സ രി മ പ നി സ രി മ പ

സാഗരങ്ങൾ മീട്ടും സോപാനഗീതമായ്
നിറയും നിൻ ശ്രുതിയിൽ എൻ ഗാനാലാപം
മദനയാമിനീ ഹൃദയസൌരഭം
തരളമാം ശലഭങ്ങളായ്
നുകരാൻ നീ വരൂ മന്ദം [ദേവീ]

പാർവണങ്ങൾ തേടും വനചന്ദ്രകാന്തിയിൽ
സോമം പോൽ പകരൂ നിൻ രാഗോന്മാദം (2)
മഞ്ഞണിഞ്ഞൊരീ ഗന്ധമാദനം
തളിരിടും മരമാകുവാൻ
മഴവിൽത്തേരിറങ്ങീ ഞാൻ [ദേവീ]

ചിത്രം
ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ആശാമേനോൻ	യൂസഫലി കേച്ചേരി	മോഹൻ സിത്താര

535

ദൈവം തന്ന വിധിയല്ലേ

ദൈവം തന്ന വിധിയല്ലേ നീ
ജീവരാഗമധു അല്ലേ
ദൈവം തന്ന വിധിയല്ലേ നീ
ജീവരാഗമധു അല്ലേ
നൽകിടാം സാന്ത്വനം ഓ .... പ്രിയേ
ദൈവം തന്ന വിധിയല്ലേ നീ
ജീവരാഗമധു അല്ലേ (2)
കണ്ണീർ നനച്ച വളർത്താം നമ്മുടെ
പ്രേമ പാരിജാതം (2)
അനുരാഗ നാണയം ഒരു പുറം ദുഃഖവും
മറു പുറം സുഖവും അല്ലേ തോഴീ
തോഴീ ....
ദൈവം തന്ന വിധിയല്ലേ നീ
ജീവരാഗമധു അല്ലേ (2)
ആ ....ആ.......ആ..........
സൂര്യൻ തമസ്സിൽ ഒളിച്ചാൽ
വീണ്ടും നാളെ കിഴക്കുദിയ്ക്കും (2)
വാഴ്വ് എന്ന നാടകം ഒരു രംഗം
ചിരിയ്ക്കാൻ മറ്റൊന്നു കരയാനും അല്ലേ
തോഴീ തോഴീ
ആ .....ആ...ആ......
ദൈവം തന്ന വിധിയല്ലേ നീ
ജീവരാഗമധു അല്ലേ
നൽകിടാം സാന്ത്വനം ഓ പ്രിയേ
ദൈവം തന്ന വിധിയല്ലേ നീ
ജീവരാഗമധു അല്ലേ (2)
ആ ....ആ...ആ......

ചിത്രം
സ്നേഹിതൻ

പാടിയത്
സുശീല

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

Baby Edakochi

ദ്വാരകേ...ദ്വാരകേ

ദ്വാരകേ...ദ്വാരകേ...
ദ്വാപരയുഗത്തിലെ പ്രേമസ്വരൂപന്റെ
സോപന ഗോപുരമേ
കോടി ജന്മങ്ങളായ് നിൻ സ്വരമണ്ഡപം
തേടി വരുന്നു മീര
നൃത്തമാടിവരുന്നു മീര

(ദ്വാരകേ)

അഷ്ടമംഗല്യവുമായ് അമൃതകലശവുമായ്
അഷ്ടമി രോഹിണി അണയുമ്പോൾ
വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ
ഇന്ന് ചുണ്ടിൽ യദുകുല കാംബോജിയുമായ്
പൂജിയ്ക്കുവാൻ വന്നു ശ്രീപദം പൂജിയ്ക്കുവാൻ വന്നു..
മീര....മീര....നാഥന്റെ ആരാധികയാം മീര...

(ദ്വാരകേ)

അംഗുലി ലാളനത്തിൽ അധര സ്വനങ്ങളിൽ
തൻ കര പൊൻ കുഴൽ ചലിയ്ക്കുമ്പോൾ
പാടാൻ കൊതിയ്ക്കുമ്പോൾ
എന്റെ പ്രേമം രതിസുഖസാരേ പാടി
പൂജിയ്ക്കുവാൻ വന്നു
ശ്രീപദം പൂജിയ്ക്കുവാൻ വന്നു
മീര....മീര....നാഥന്റെ
ആരാധികയാം മീര... (ദ്വാരകേ)

ചിത്രം
ഹലോ ഡാർലിംഗ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
വാണിജയറാം	വയലാർ	സലിൽ ചൗധരി

537

ധൂംന ധൂംന ചിലങ്കേ

ധൂം....
ധൂം... തന ധൂം തന നനന
ധൂംന ധൂംന ചിലങ്കേ..
നിന്റെ താളം രാസ ലാസ്യതാളം ...
നിന്റെ.... നിന്റെ താളം...
സനിധ നിധപ സ സനിധ നിധപ
ഗമപഗ ഗമപമപധമ മപധ പ ധ നി ധ നി സ സ സ
ഏകാന്തരാത്രിയിൽ കാമദേവൻ വരും
എന്റെ സുന്ദരമാം രാജമന്ദിരത്തിൽ...(2)
ഞാൻ ഒരുങ്ങും....
ചന്ദനമണിയറയിൽ ഞാൻ ഒരുങ്ങും..
ചന്ദനമണിയറയിൽ
കൊഞ്ചും കുളിരിൻ ചഞ്ചലലതയായ്
ആയിരം ലതികകൾ സ്വരമായുണരുമീ..ധൂം
സനിപ ഗമപ
സനിപ ഗമപ സനിപ
സനിപ ഗമപ സനിസനിപ
പധ ധനി നിനി നിസ
സനിസമഗമപമമപധപപധനിധ
ധനിസനിസ ധനിസനിസ ധനിസ
നീലനേത്രങ്ങളാൽ നിത്യദാഹങ്ങളാൽ
നിന്നെ ഞാൻ തിരയും ചന്ദ്രതീർത്ഥങ്ങളിൽ (2)
എൻ വികാരം വളർത്തും മണിനാഗത്തിൻ
എൻ വികാരം... വളർത്തും മണിനാഗത്തിൻ
നഗ്ന ശിരസ്സിൽ നർത്തനമാടും
ആയിരം നഖങ്ങളാൽ കൊത്തിയുണർത്തും..(ധൂം)

ചിത്രം
സെന്റ് തോമസ്

പാടിയത്
ചിത്ര, സുജാത

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

538

ധും ധും ദൂരെയേതോ

ധും ധും ധും ധും ദൂരെയേതോ രാക്കിളിപ്പാട്ടിൽ
തുടങ്ങി ഉത്സവം നിലാവിൻ ഉത്സവം
ഗന്ധർവന്മാർ ദൂതയയ്ക്കും ദേവഹംസങ്ങൾ
കുടഞ്ഞു കുങ്കുമം കുളിർപ്പൂ ചന്ദനം (ധും ധും ധും..)

മേലേ മേലേ മഴമേഘപാളിയൊരു മിന്നലോടെയുണരും
ദേവദാരു വനദേവതയ്ക്കു മണിമോതിരങ്ങൾ പണിയും
തണ്ടുലഞ്ഞ കൈത്താരിൽ ചന്ദ്രകാന്തവളയേകും
മഞ്ജുരാഗവീണയിൽ അഞ്ജനങ്ങളെഴുതിക്കും
പൂ പുലരിയിൽ മഞ്ഞുമഴ മുത്തുമണിയണിയിക്കും
മെല്ലെ മെല്ലെ നിന്നെ മുടിപ്പൂ ചാർത്തിടും തലോടാൻ പോന്നിടും
(ധും ധും ധും..)
സാന്ധ്യകന്യ ജലകേളിയാടി വരസാഗരങ്ങൾ തിരയും
സൂര്യനാളമൊരു ശംഖുമാല മണിമാറിലിന്നുമണിയും
കാട്ടിലേതു കാർകുയിലിൻ പാട്ടു മൂളും മൊഴി കേട്ടു
കാളിദാസ കവിതേ നിൻ കാൽച്ചിലമ്പിൻ ഒലി കേട്ടു
നിൻ പ്രിയസഖി ശകുന്തള വളർത്തുന്ന വനമുല്ല
മെല്ലെ മെല്ലെ നിന്നെ മണിപ്പൂ ചാർത്തിടും
ഒരുക്കാൻ പോന്നിടും
(ധും ധും ധും..)
സാന്ദ്രമായ ഹിമശൈലസാനുവിലെ ഇന്ദുചൂഢനടനം
പുണ്യമായ ജപമന്ത്രമോടെ ജലഗംഗയാടും നടനം
കാറ്റിലാടുമിതളോടെ കുവളങ്ങൾ കുട നീർത്തി
മംഗളങ്ങളരുളാനായ് കിന്നരന്റെ വരവായ്
വിണ്മലരുകൾ പൊഴിയുമീ സരസ്സിലെ അരയന്നം
മെല്ലെ മെല്ലെ പാടീ
വസന്തം പോകയായ് ഹൃദന്തം മൂകമായ്
(ധും ധും ധും..)

ചിത്രം
രാക്കിളിപ്പാട്ട്

539

നക്ഷത്രദീപങ്ങൾ തിളങ്ങി

നക്ഷത്രദീപങ്ങൾ തിളങ്ങി
നവരാത്രി മണ്ഡപമൊരുങ്ങി (2)
രാജധാനി വീണ്ടും.. സ്വാതിതിരുനാളിൻ
രാജധാനി വീണ്ടും സ്വാതിതിരുനാളിൻ
രാഗസുധാസാഗരത്തിൽ നീരാടി.. (നക്ഷത്ര...)

ആറാട്ടുകടവിലും ആനക്കൊട്ടിലിലും
ആസ്വാദകലക്ഷം നിറഞ്ഞു നിന്നു..(2)
സദിരു തുടങ്ങി....
സദിരു തുടങ്ങി സംഗീതലഹരിയിൽ
സദസ്യർ നിശ്ചലരായി... (നക്ഷത്ര...)

ചെമ്പടതാളത്തിൽ ശങ്കരാഭരണത്തിൽ
ചെമ്പൈ വായ്പ്പാട്ടു പാടി...
പധരിധനിധ നിസസ.... ധനിരിസ സരിരി
നിസരിസരിഗ രിസസ.... ധനിരിസ സരിരി
പധരിധനിധ നിസരിസസ നിസരിസസ
നിസരിസസ നിസരിസസ... രിഗരിസസ നിസരിസസ
രിഗരിഗമ രിഗരിസസ നിസരിസസ രിഗരിസസ
ധധരിനിധ പധരിധനിധ പമ.... സനിധപമഗരിസ..
ചെമ്പടതാളത്തിൽ ശങ്കരാഭരണത്തിൽ
ചെമ്പൈ വായ്പ്പാട്ടു പാടി
വടിവേലു തിരുമുൻപിൽ പണ്ടു കാണിയ്ക്ക വെച്ച
വയലിനിൽ ചൗഡയ്യ ഖ്യാതി നേടി..(2)
മൃദംഗത്തിൽ പാലക്കാട്ടു മണി നെയ്ത ലയതാള തരംഗങ്ങൾ
ഉയർന്നെങ്ങും പ്രതിധ്വനിച്ചു..(2)
നാലമ്പലത്തിനുള്ളിൽ നാടകശാലയ്ക്കുള്ളിൽ..(2)
നിശബ്ദരായ് ജനം സ്വയം മറന്നുനിന്നു.(2)
(നക്ഷത്ര...)

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ബി.വസന്ത

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ബാബുരാജ്

Babu Edakochi

നദികളിൽ സുന്ദരി യമുന

നദികളിൽ സുന്ദരി യമുന... യമുന... യമുന
സഖികളിൽ സുന്ദരി അനാർക്കലി... അനാർക്കലി

(നദികളിൽ--2)

അരമനപ്പൊയ്ക തൻ കടവിൽ
അമൃത മുന്തിരിക്കുടിലിൽ (അരമന--2)
ചഷകവുമായ്... ചഷകവുമായ് മധു ചഷകവുമായ്
ഒമർ ഖയ്യാമിന്റെ നാട്ടിലെ നർത്തകി
ഒരുങ്ങി ഒരുങ്ങി ഒരുങ്ങി വരൂ
പ്രിയ സഖീ... പ്രിയ സഖീ

(നദികളിൽ--2)

ഇണയരയന്നങ്ങൾ തഴുകിയുറങ്ങും
അനുരാഗ യമുനയിലൂടെ
കവിതയുമായ്... കവിതയുമായ് ചുണ്ടിൽ മധുരവുമായ്
അറബിക്കഥയുടെ നാട്ടിലെ മോഹിനി
അരികിൽ അരികിൽ അരികിൽ വരൂ
പ്രിയ സഖീ... പ്രിയ സഖീ

ചിത്രം
അനാർക്കലി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ജാനകി	ബിച്ചു തിരുമല	ദക്ഷിണാമൂർത്തി

541

നനഞ്ഞ നേരിയ പട്ടുറുമാൽ

നനഞ്ഞ നേരിയ പട്ടുറുമാൽ..
സുവർണ്ണനൂലിലെ അക്ഷരങ്ങൾ..
അതിലെന്റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു..
ഈ മണലിന്റെ മാറിൽ തളർന്നു മയങ്ങും
നഖചിത്രപടത്തിലെ ലിപികൾ
ഏതോ നവരത്നദ്വീപിലെ നിധികൾ..

(നനഞ്ഞ)

പുഴയുടെ കവിളിൽ പുളകം പോലൊരു
ചുഴി വിരിഞ്ഞൂ പൂഞ്ചുഴി വിരിഞ്ഞൂ...
മനസ്സിൽ മാമ്പൂക്കൾ ചൊരിയുന്നോരഴകേ
നിൻ നുണക്കുഴിത്തടം പോലെ..
നാണം മുളയ്ക്കുമീ ചിരി പോലെ

(നനഞ്ഞ)

ചുരുൾമുടിയിഴകൾ അരഞ്ഞാൺ മണിയിൽ
കൊരുത്തു നിൽപ്പൂ.. ഞാൻ വലിച്ചു നിൽപ്പൂ ..
വിരലാൽ മീട്ടുമ്പോൾ മധുമഴ പൊഴിയുന്ന
വിരലാൽ മീട്ടുമ്പോൾ മധുമഴ പൊഴിയുന്ന
മൃദുല വിപഞ്ചികയോ...
ദേവീ നീയൊരു സാരംഗിയോ..

(നനഞ്ഞ)

ചിത്രം
എന്റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

നന്ത്യാർവട്ട പൂ ചിരിച്ചു

നന്ത്യാർവട്ട പൂ ചിരിച്ചു
നാട്ടുമാവിന്റെ ചോട്ടിൽ (2)
നിന്റെ നാണം കണ്ടു ജനം ചിരിച്ചു
നാലും കൂടിയ മുക്കിൽ

(നന്ത്യാർവട്ട...)

ബാൻഡു മേളം കേട്ടിരുന്ന പള്ളിമുറ്റത്തോ (2)
പാട്ടു കേട്ടാൽ താളമിടും കരളിൻ മുറ്റത്തോ
കാറ്റിലാടും പൂവു പോലെ നീയുലഞ്ഞാടി
എന്റെ കൈവിരലിൽ തൊട്ട നേരം മാറിടം തുള്ളി

(നന്ത്യാർവട്ട...)

മന്ത്രകോടി ചുറ്റിയന്നു നീ നടന്നപ്പോൾ (2)
രണ്ടു കൊച്ചു താരകങ്ങൾ എന്നിൽ വീണപ്പോൾ
ആ മിഴികൾ നെയ്തു തന്ന പൂഞ്ചിറകിന്മേൽ
ഒരു മേഘമായി മോഹവാനിൽ ഞാൻ പറന്നാടി

(നന്ത്യാർവട്ട...)

ചിത്രം
പൂന്തേനരുവി

Babu Edakochi

നന്ദിയാരോടു ഞാൻ

നന്ദിയാരോടു ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ടു
ഭൂമിയിൽ വന്നവതാരമെടുക്കാനെനിക്കന്നു
പാതിമെയ്യായ പിതാവിനോ.....
പിന്നതിൽ പാതിമെയ്യായ മാതാവിനോ
പിന്നെയും പത്തുമാസം ചുമന്നെന്നെ
ഞാനാക്കിയ ഗർഭപാത്രത്തിനോ

(നന്ദി)

പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടൂഴിലാദ്യമായ്
ഞാൻ പെറ്റുവീണ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിനോ
രക്തബന്ധം മുറിച്ചന്യനായ്ത്തീരുവാൻ
ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച പൊക്കിൾക്കൊടിയോടോ

(നന്ദി)

മാഞ്ഞുപോകുന്ന ശിരോലിഖിതങ്ങളും
മായുന്ന മാറാലകെട്ടിയ ചിന്തയും
പകിട പന്ത്രണ്ടും കളിച്ച സ്വപ്നങ്ങളേ
പലകുറി നിങ്ങൾക്കു സ്വസ്തിയേകട്ടെ ഞാൻ

(നന്ദി)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
സുശീല	വയലാർ	ദേവരാജൻ

544

നളചരിതത്തിലെ

നളചരിതത്തിലെ നായകനോ
നന്ദനവനത്തിലെ ഗായകനോ
അഞ്ചിതൾ പൂക്കൾ കൊണ്ടമ്പുകൾ തീർത്തവൻ
ആവനാഴി നിറയ്ക്കുന്ന കാമദേവനോ

(നളചരിത...)

ജാനകീ പരിണയപ്പന്തലിലെ സ്വർണ്ണ-
ചാപം മുറിച്ചൊരു ശ്രീരാമനോ
ചിത്രാംഗദനെന്ന ഗന്ധർവനോ
യുദ്ധപർവ്വത്തിലെ ധനഞ്ജയനോ
അനിരുദ്ധനോ അവൻ അഭിമന്യുവോ എന്റെ
അഭിനിവേശങ്ങളെ വിരൽ തൊട്ടുണർത്തിയ
കാമുകനോ കാമുകനോ

(നളചരിത..)

അങ്കണപൂമുഖക്കളരികൾ പൂഴി-
യങ്കം പയറ്റിയ ചേകവനോ
കച്ചകൾ മുറുക്കിയ കോമപ്പനോ
തച്ചോളി വീട്ടിലെ ഉദയനനോ
രണവീരനോ അവൻ യുവവീരനോ എന്റെ
രഹസ്യമോഹങ്ങളെ കുളിർ കൊണ്ടു മൂടിയ
കാമുകനോ കാമുകനോ

(നളചരിത..)

ചിത്രം
പൊന്നാപുരം കോട്ട

Babu Edakochi

നളദമയന്തി കഥയിലെ

നളദമയന്തി കഥയിലെ അരയന്നം പോലെ..
കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി പോകും പെണ്ണേ
പൂമിഴിയാളേ.. മലർമിഴിയാളേ.....

ഒരു മണിമണ്ഡപത്തിൽ ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ
നവയുവ ദമ്പതികൾ ഞാനും നീയും....
മദനലഹരി മിഴിയിലിഴയും സുന്ദരി പൊൻപൂവേ..
അരുണകിരണം കവിളിലലിയും ചെമ്പക പെൺപൂവേ..
പ്രിയസല്ലാപം അതൊരുല്ലാസം സുമുഖീ.. സുരുചീ..
ഈണവും മൂളി താനവും പാടി അരികിലൊഴുകിവായോ
മധുമൊഴിയാളേ....

(നളദമയന്തി)

അധരമധുരമലരിലുറയും പുഞ്ചിരിത്തേനുണ്ണാൻ..
തരളനയനം അലസമുതിരും പൂനിലാപ്പാലുണ്ണാൻ...
എനിക്കാവേശം അതൊരുന്മാദം അഴകേ... കുളിരേ...
നിന്നെയും തേടി തന്നനം പാടി അരികിൽ വരുന്ന ഞാനും
മലർമിഴിയാളെ....

(നളദമയന്തി)

ചിത്രം
റൗഡി രാമു

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഒ.എൻ.വി	എം.ബി.ശ്രീനിവാസൻ

546

നഷ്ടവസന്തത്തിൻ

നഷ്ടവസന്തത്തിൻ തപ്തനിശ്വാസമേ (2)
മുഗ്ദ്ധലജ്ജാവതീ.. മുഗ്ദ്ധലജ്ജാവതീ ലാവണ്യമേ
മുത്തുക്കുട ഞാൻ നിവർത്തി നില്പൂ
വരൂ നീ വരൂ
മുത്തുക്കുട ഞാൻ നിവർത്തി നില്പൂ
ഭദ്രപീഠം ഞാനൊരുക്കി നില്പൂ

(നഷ്ടവസന്തത്തിൻ)

എൻ ഗ്രാമഭൂമി തൻ സീമന്തരേഖയിൽ
കുങ്കുമപ്പൂങ്കുറിച്ചാർത്തു പോലെ
സന്ധ്യ തൻ ചുംബനമുദ്ര പോൽ സുസ്മിത -(2)
സ്പന്ദനം പോൽ നീ കടന്നു വരൂ
എന്റെ മനസ്സിന്റെയങ്കണമാകെ നീ
വർണ്ണാഞ്ചിതമാക്കൂ

(നഷ്ടവസന്തത്തിൻ..)

നിൻ പ്രേമലജ്ജാപരിഭവഭംഗികൾ
എല്ലാം കൊരുത്തൊരു മാല്യവുമായ്
മന്ദം പളുങ്കുചിറകുകൾ വീശി നീ
വന്നണയൂ ദേവദൂതി പോലെ
എന്റെ ശാരോൺ താഴ്വരയിലെ പൊന്നുഷഃ
സങ്കീർത്തനമാകൂ

(നഷ്ടവസന്തത്തിൻ)

ചിത്രം
ഉൾക്കടൽ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
വിദ്യാധരൻ

547

നഷ്ടസ്വർഗ്ഗങ്ങളേ

സ്വർഗ്ഗങ്ങളേ .....നഷ്ടസ്വർഗ്ഗങ്ങളേ.....
നഷ്ടസ്വർഗ്ഗങ്ങളേ നിങ്ങളെനിക്കൊരു
ദുഃഖസിംഹാസനം നൽകി
തപ്തനിശ്വാസങ്ങൾ ചാമരം വീശുന്ന
ഭഗ്നസിംഹാസനം നൽകീ
(നഷ്ടസ്വർഗ്ഗങ്ങളേ.....।)

മനസ്സിൽ പീലി വിടർത്തി നിന്നാടിയ
മായാമയൂരമിന്നെവിടെ
കൽപനാ മഞ്ജുമയൂരമിന്നെവിടെ
അമൃതകുംഭങ്ങളാൽ അഭിഷേകമാടിയ
ആഷാഢ പൂജാരിയെവിടെ
അകന്നേ പോയ് മുകിൽ അലിഞ്ഞേ പോയ്
അനുരാഗമാരിവിൽ മറഞ്ഞേ പോയ്
(നഷ്ടസ്വർഗ്ഗങ്ങളേ.....।)

കരളാലവളെൻ കണ്ണീരു കോരി-
കണ്ണിലെൻ സ്വപ്നങ്ങളെഴുതി
ചുണ്ടിലെൻ സുന്ദര കവനങ്ങൾ തിരുകി
കൊഴിഞ്ഞൊരാ വീഥിയിൽ
പൊഴിഞ്ഞൊരെൻ കാൽപ്പാടിൽ
വീണപൂവായവൾ പിന്നേ
അകന്നേ പോയ് നിഴൽ അകന്നേപോയ്
അഴലിന്റെ കഥയതു തുടർന്നേ പോയ്
(നഷ്ടസ്വർഗ്ഗങ്ങളേ.....।)

ചിത്രം
വീണപൂവ്

നാടോടിപ്പൂന്തിങ്കൾ

നാടോടിപ്പൂന്തിങ്കൾ മുടിയിൽച്ചൂടി
നവരാത്രിപ്പൂല്ലോർക്കുടമുള്ളിൽ മീട്ടി
കണിക്കൊന്നപ്പൂ മണിക്കമ്മലണിഞ്ഞും
പുളിയിലക്കര കസവുമുണ്ടുടുത്തും
പുഴയിന്നൊരു നാടൻ പെണ്ണായോ
കണ്ണാടിച്ചില്ലല തോൽക്കും ഇളനീരിൻ തീരാമധുരം
എള്ളോളം നുള്ളിയെടുത്തോട്ടേ ഞാൻ
മാറോളം മുങ്ങിനിവർന്നോട്ടേ
(നാടോടി..)

പാരിജാതം പൂത്തിറങ്ങും പാതിരാത്തീരത്തെന്മുന്നിൽ
വെള്ളിയാമ്പൽത്തിരി കൊളുത്തും തിങ്കളായ് നില്പൂ നീ മാത്രം
ആദ്യമായെൻ കവിളിലേതോ കുവളപ്പൂക്കൾ കണ്ടു നീ
രാഗതാരം നോക്കി നിൽക്കെ സ്നേഹമായ് തൊട്ടു നിൻ കൈകൾ
നീ മൂളും പാട്ടിൽ മുങ്ങി നീ നീട്ടും മുത്തം വാങ്ങി
ആരും കാണാതുള്ളിന്നുള്ളിൽ താളം തുള്ളീ സ്വപ്നങ്ങൾ
(നാടോടി...)

നാട്ടുമാവിൻ കൊമ്പിലേതോ കോകിലം ചൊല്ലീ സല്ലാപം
കാറ്റു കാണാക്കുരുവി പാടി മംഗളം നാളെ മാംഗല്യം
താമരപ്പൂംതുമ്പി പോലെ ചന്ദനക്കുളിരിൽ നീരാടാൻ
പെൺ കിടാവെ നീ വരുമ്പോൾ നെഞ്ചിലെ താലപ്പൊലി വേണം
അരയന്നത്തൂവലിലണിയാൻ നറുമഞ്ഞിൻ തുള്ളികൾ വേണം
നാണം മൂടും കണ്ണോന്നെഴുതാൻ
ആരും കാണാകാർമുകിലിൻ മഷി വേണം
(നാടോടി...)

പാടിയത്
വിജയ് യേശുദാസ്

രചന
റഫീക് അഹമ്മദ്

സംഗീതം
ബെന്നറ്റ് - വീത്‌രാഗ്

549

നാട്ടുവഴിയോരത്തെ

നാട്ടുവഴിയോരത്തെ പൂമരച്ചില്ലയിൽ
പോക്കുവെയിൽ വീഴുമ്പോൾ കാത്തുനിന്നാരെ നീ
തരളമൊരു കാറ്റിന്റെ പാട്ടിലെ തേന്മൊഴി
ചാറ്റമഴ തീർന്നാലും തോരാ നീർമണി
ഇനിയാരും...കാണാതെ...പദതാളം കേൾക്കാതെ
തിരുവാതിരക്കുളിരിന്നലകളായ് കൂടെ നീ പോരുമോ
(നാട്ടുവഴി)

അരയാലിലാരോ മറഞ്ഞിരുന്ന
പൊൻവേണുവൂതുന്ന പുലർവേളയിൽ
നിറമാല ചാർത്തുന്ന കാവിലേതോ
നറുചന്ദനത്തിന്റെ ഗന്ധമായ് നീ
അകലേ...ഒഴുകീ...ഓളങ്ങൾ നിൻ നേർക്കു മൂകം
ആലോലം...ആലോലാം
ഒരു രാവിൽ മായാതെ...ഒരു നാളും തോരാതെ
ഒരു ഞാറ്റുവേലതൻ കുടവുമായ് കൂടെ നീ പോരുമോ...
(നാട്ടുവഴി)

വരിനെല്ല തേടും വയൽക്കിളികൾ
ചിറകാർന്നു പാറിപ്പറന്നു പോകെ
ചെറുകൂട്ടിലാരോ കിനാവുകാണും
വഴിനീളെ പൂക്കൾ നിരന്നു നിൽക്കും
ഒരുനാൾ...അണിയാൻ...
ഈറൻമുടിച്ചാർത്തിലാകെ
പടരാനായ്...വിതറാനായ്..
ഇനിയാരും കാണാതെ പദതാളം കേൾക്കാതെ
തിരുവാതിരക്കുളിരിന്നലകളായ് കൂടെ നീ പോരുമോ
(നാട്ടുവഴി)

ചിത്രം
ഗദ്ദാമ

Babu Edakochi

നാടൻപാട്ടിന്റെ മടിശ്ശീല

നാടൻപാട്ടിന്റെ മടിശ്ശീല കിലുങ്ങുമീ
നാട്ടിൻപുറമൊരു യുവതി..
അവളുടെ പ്രിയസഖി എനിക്കു നീയൊരു
നവവധു നമുക്കെന്നും മധുവിധു..

കാച്ചെണ്ണതേച്ച നിൻ കാർക്കുന്തലത്തിന്റെ
കാറ്റേറ്റാൽ പോലുമെനിക്കുന്മാദം ഉള്ളിലുന്മാദം..
തുള്ളി തുളുമ്പും നിൻ യൗവനാംഗങ്ങളിൽ
നുള്ളി നോവിക്കാനാവേശം..
എനിക്കാവേശം.. എനിക്കാവേശം..

(നാടൻപാട്ടിന്റെ)

ഓർക്കാതെ ചിരിക്കും ചിലമ്പുമുത്തേ നിന്റെ
ഓട്ടുവളത്താമര കൈകളാലെ കൈകളാലേ..
ഒരുനൂറു സ്വപ്നലത പടരും നിൻ മനസ്സിലെ
തളിർവെറ്റിലനൂറു തേച്ചുതരു..
തളിർവെറ്റിലനൂറു തേച്ചുതരു..

(നാടൻപാട്ടിന്റെ)

ചിത്രം
ബാബുമോൻ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, വാണിജയറാം

രചന
പൂവ്വച്ചൽ ഖാദർ

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

നാണമാവുന്നു മേനി

നാണമാവുന്നു മേനി നോവുന്നു
എന്റെ കൈകൾ നിന്നെ മൂടുമ്പം
ഓലപ്പിലികൾ ഇട്ടും നീലപ്പായയിൽ
ചേർന്നിരിക്കാൻ തോന്നുമ്പം പോരുമ്പം
നാണമാകുന്ന മേനി നോവുന്ന
നിന്റെ കണ്ണിൽ മുള്ളു കൊള്ളുമ്പോൾ
ഓലപീലികൾ ഇട്ടും നീലപായയിൽ
ചേർന്നിരിക്കാൻ തോന്നുമ്പം പോരുമ്പം
(നാണമാകുന്ന..)

ഓലോലം കടലോരോരം (2)
ഓളങ്ങൾ തങ്ങളിൽ കെട്ടിമറിയുമ്പോൾ
ഓമനതെന്നലു പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ (2)
ചെപ്പു തുറന്നവനേ കരളിലെ മുത്തു കവർന്നവനെ
അരികിലു വന്നാലും നിന്നാലും
(നാണമാകുന്ന..)

അന്നാരം മണിപൊന്നാരം (2)
ഇക്കിരി പിക്കിരി പൊട്ടിത്തരിക്കുമ്പോൾ
തൊട്ടും തൊടാതെയും ഇക്കിളി കൂട്ടുമ്പോൾ (2)
എന്നിൽ നിറഞ്ഞവളേ ഒരു വല ഉള്ളിലെറിഞ്ഞവളേ
അരികിൽ വന്നാലും നിന്നാലും
(നാണമാകുന്ന..)

ചിത്രം
ആട്ടക്കലാശം

പാടിയത്
എസ്.ജാനകി

രചന
പൂവച്ചൽ ഖാദർ

സംഗീതം
എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

552

Babu Edakochi

നാഥാ നീ വരും

നാഥാ നീ വരും കാലൊച്ച കേൾക്കുവാൻ
കാതോർത്തു ഞാനിരുന്നു (നാഥാ നീ)
താവകവീഥിയിൽ എൻ മിഴിപ്പക്ഷികൾ
തൂവൽ വിരിച്ചു നിന്നൂ....

(നാഥാ...)

നേരിയ മഞ്ഞിന്റെ ചുംബനം കൊണ്ടൊരു
പൂവിൻ കവിൾ തുടുത്തു (നേരിയ)
കാണുന്ന നേരത്തു മിണ്ടാത്ത മോഹങ്ങൾ
ചാമരം വീശി നിൽപ്പൂ....

(നാഥാ...)

ഈയിളം കാറ്റിന്റെ ഈറനണിയുമ്പോൾ
എന്തേ മനം തുടിയ്ക്കാൻ (ഈയിളം)
കാണാതെ വന്നിപ്പോൾ ചാരത്തണയുകിൽ
ഞാനെന്തു പറയാൻ...
എന്തു പറഞ്ഞടുക്കാൻ

(നാഥാ...)

ചിത്രം
ചാമരം

പാടിയത്
ചിത്ര, പ്രദീപ് പള്ളുരുത്തി

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
അലക്സ് പോൾ

Babu Edakochi

നാഥാ നീ വരുമ്പോൾ

നാഥാ നീ വരുമ്പോൾ (2)
ഈ യാമം തരളിതമായ്
പ്രാണനിലേതോ ശൃംഗാര ഭാവം
ശ്രീരാഗ സിന്ദൂരമായ്

(നാഥാ നീ വരുമ്പോൾ)

നീല നിലാവിൻ ചേല ഞൊറിഞ്ഞു
പീലികളാർന്നെൻ മിഴികൾ ഉലഞ്ഞു
രാവൊരു കന്യകയായ് (2)
പാർവണ ചന്ദ്രിക പാൽമഞ്ഞിൽ നനഞ്ഞു (2)
പരിഭവം ഞാൻ മറന്നു

(നാഥാ നീ വരുമ്പോൾ)

അലേയ മണി ബാലേ.. അലേയ മണീ ബാലേ

മാറിൽ മരാളം കാകളി മൂളി
മാദക യാഗം രഞ്ജിനിയായി
ഞാനൊരു ദേവതയായ്
നിൻ മടിയിൽ ഞാൻ മൺവീണയായ് (2)
മീട്ടുക മീട്ടുക നീ

(നാഥാ നീ വരുമ്പോൾ)

ചിത്രം
വാസ്തവം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എം.ജി.ശ്രീകുമാർ	ഒ.എൻ.വി	എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

554

നാദം മണിനാദം

നാദം മണിനാദം പ്രണവശ്രീ മണിനാദം
ചേതോഹരനാദം ഹൃദയാകാശമുണർന്നു
തേടീ മമ ഗാനം തവ ഹൃദയകമല-
നിഹിത മധുര മധുകണം (നാദം....)
മലർവീണ ചൊരിയും മനോജ്ഞമീ സ്വരം
പികനാദമായിതാ പ്രപഞ്ചവീണയിൽ
സ്വരതരംഗമായ് സാഗരനടനകേളിയിൽ
മഴമുകിലിൻ തുടിയിൽ തടിനിയുടെ ഗതിയിൽ
അരിയ തുഹിന കണിക പൊഴികേ
അതിലുമീ നാദം സംഗീതം
തൃക്കൈവിരലുകൾ പൊൽത്താമരയായ്
മുദ്രാമലരുകൾ പൂത്തുലയും
തൃക്കാലടികളിൽ ധിം ധിം ദ്രുതതര-
താളം ത്രിഭുവനമാടുകയായ്
പാടുന്നു മുറിവേൽക്കുമ്പോൾ വന-
വീഥിയിലീ മുള പാടുകയായ്
ഉയിരിൻ താപമുതിർന്നു മേഘമേ നീ
മഴയുടെ കളരവമായ്
കുളിരു പെയ്തു മനസ്സിൻ മണ്ണിൽ
നാദം നാദശ്രുതിലയമായ്
ഉയിരിലെ മുറിവിലെ രുധിരമിതറിയുക
മുരളിയിലൊഴുകുകയായ്
ഇതു സുഖനിമിഷമിതിനി വിട പറയുക
പ്രിയതരമുരളിക നീ ഇതു വഴി ഇനി വരികിൽ
ഒരു ചെറു മുരളി തരൂ പാടുവാൻ ഇനി വീണ്ടും
പാടുവാൻ ഒരു ഗാനം

ചിത്രം
നാടോടി

555

നാദങ്ങളായ് നീ വരൂ

നാദങ്ങളായ് നീ വരൂ.........
നാദങ്ങളായ് നീ വരൂ....
നിസനിപഗ നിപസ...
ആ.............
നാദങ്ങളായ് നീ വരൂ
രാഗങ്ങളായ് തേൻ തരൂ
പ്രിയകരമൊരു നവ ഗീതം
വിരിയണമതിൻ ലയ ഭാവം
നാദങ്ങളായ് നീ വരൂ.....
മധുര മധുര സ്വര നിരകൾ നിറയുമകതളിരിൽ
വിളയുമൊരു താളം
ലളിത സരള പദമൊഴുകി വഴിയുമൊരു
പുതിയ കവിതയുടെ ഈണം
ഗരി ഗരിസനി രിസനിപ
മധുര മധുര........
മോഹം പുളകതരമോദം (2)
(നാദങ്ങളായ്....)

സരി സനി പാനിസരീ
തൊഴുതുവിടരുമുഷഃമലരി കരളിൻ ഹിമ-
കണിക ചൊരിയുമൊരു മാസം
ഇളമപുണരുമിരു ചിറകു ചിറകുകളിൽ
അമൃതു പകരുമൊരു നേരം
ആ............
പാട്ടും മനസ്സിലൊരു ധ്യാനം (2)
നാദങ്ങളായ് നീ വരൂ....

556

Baby Edakochi

നാദബ്രഹ്മത്തിൻ

നാദബ്രഹ്മത്തിൻ സാഗരം നീന്തി വരും
നാക സുന്ദരിമാരെ
സപ്തസ്വരങ്ങളേ സംഗീത സരസ്സിലെ
ശബ്ദമരാളങ്ങളേ... സാക്ഷാൽ
(നാദ...)

കല്പനാകാകളികൾ മൂളി വന്നെത്തുമെന്റെ
സ്വപ്ന ചകോരങ്ങളേ
മാനസ വേദിയിൽ മയിൽപ്പീലി നീർത്തിയാടും
മായാമയൂരങ്ങളേ .... സാക്ഷാൽ
(നാദ..)

ഊഴിയിൽ ഞാൻ തീർത്ത സ്വർഗ്ഗമണ്ഡപത്തിലെ
ഉർവ്വശി മേനകമാരെ
ഇന്നെന്റെ പുൽമേഞ്ഞ മൺകുടിൽ പോലും നിങ്ങൾ
ഇന്ദ്രസഭാതലമാക്കി ...സാക്ഷാൽ
(നാദ..)

യാചകനിവനൊരു രാജമന്ദിരം തീർത്തു
രാഗസുധാരസത്താൽ വിരുന്നു നൽകി
ആയിരം ഗാനങ്ങൾ തൻ ആനന്ദ ലഹരിയിൽ
ഞാനലിഞ്ഞലിഞ്ഞപ്പോൾ അനശ്വരനായ്...സാക്ഷാൽ
(നാദ..)

ചിത്രം
കാട്ടുകുരങ്ങ്

പാടിയത്
വാണിജയറാം

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

നാദാപുരം പള്ളിയിലെ

നാദാപുരം പള്ളിയിലെ ചന്ദനക്കുടത്തിനു
നാലുമുഴം വീരാളിപ്പട്ടു വേണം
തുളുനാടൻ തള വേണം തുളുശ്ശേരി തള വേണം
മാല വേണം മക്കന വേണം മൈലാഞ്ചി വേണം
കൈയ്യില് മൈലാഞ്ചി വേണം
നാദാപുരം പള്ളിയിലെ ചന്ദനക്കുടത്തിന്..

കിരുകിരെ ചെരിപ്പിട്ടു കനകത്തിൻ കമ്മലിട്ട്
അരയന്നപ്പിട പോലെ കുണുങ്ങും ഞാൻ
യാസീനോതി കഴിയുമ്പള് ജാറം മൂടി മടങ്ങുമ്പള്
മോയീൻകുട്ടി വൈദ്യരു കെട്ടിയ പാട്ടു പാടും
തിന്ത താനതിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നാനോ
തനതന താനതിന്ത താനതിന്ത താനിന്നാനോ
(നാദാപുരം)

കസ്സവിന്റെ തട്ടമിട്ട് കണ്ണിണയില് സുറുമയുമിട്ട്
ജന്നത്തിൻ ഹൂറി പോലെ ചമയും ഞാൻ
പൂനിലാവു തെളിയുമ്പള് പൂതി ഖൽബില് കവിയുമ്പള്
മുത്തി മണക്കാൽ അത്തറു പൂശി ഒപ്പന പാടും
തിന്ത താനതിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നാനോ
തനതന താനതിന്ത താനതിന്ത താനിന്നാനോ
(നാദാപുരം)

ചിത്രം
തച്ചോളി അമ്പു

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഭാസ്കരൻ	രാഘവൻ

558

നാളികേരത്തിന്റെ

നാളികേരത്തിന്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു
നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട്
അതിൽ നാരായണക്കിളിക്കൂടുപോലുള്ളൊരു
നാലുകാലോലപ്പുരയുണ്ട്

(നാളികേരത്തിന്റെ)

നോമ്പും നോറ്റെന്നെ കാത്തിരിക്കും വാഴ -
ക്കുമ്പുപോലുള്ളൊരു പെണ്ണുണ്ട്
ചാമ്പയ്ക്കാച്ചുണ്ടുള്ള ചന്ദനക്കവിളുള്ള
ചാട്ടുളിക്കണ്ണുള്ള പെണ്ണുണ്ട്

(നാളികേരത്തിന്റെ)

വല്യപെരുന്നാള് വന്നപ്പോളന്നൊരു
വെള്ളിനിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ
കല്ലുവെട്ടാംകുഴിക്കക്കരെ വെച്ചെന്നോ -
ട്ടുള്ളുതുറന്നതിൻ ശേഷമേ

(നാളികേരത്തിന്റെ)

നീറുന്ന കണ്ണുമായ് നിന്നെക്കിനാക്കണ്ട്
ദൂരത്തുവാഴുന്ന ഞാനെന്നും
ഓരോരോ തീവണ്ടിയോടിയെത്തുമ്പോഴും
ഓടുന്നു മുറ്റത്തുനീയെന്നും

(നാളികേരത്തിന്റെ)

ചിത്രം
ഉറക്കാത്ത വാതിൽ

പാടിയത്
ശാന്താ പി.നായർ

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
രാഘവൻ

Babu Edakochi

നാഴിയുരി പാല്കൊണ്ട്

നാഴിയുരി പാലു കൊണ്ട് നാടാകെ കല്യാണം
നാലഞ്ചു തുമ്പ കൊണ്ട് മാനത്തൊരു പൊന്നോണം
ഹാ മാനത്തൊരു പൊന്നോണം
നാഴിയുരി പാലു കൊണ്ട് നാടാകെ കല്യാണം
നാലഞ്ചു തുമ്പ കൊണ്ട് മാനത്തൊരു പൊന്നോണം
ഹാ മാനത്തൊരു പൊന്നോണം

മഞ്ഞിന്റെ തട്ടമിട്ട് ചന്ദിരൻ മേലേ (2)
സുറുമയാൽ കണ്ണെഴുതി താരകൾ നീളേ
അന്തിക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ചെന്തെങ്ങിൻ കുല വെട്ടി
കല്യാണ വീട്ടിലാരോ പൂമുല്ല പന്തലു കെട്ടീ (2)

[നാഴിയുരി..]

പാലപ്പൂങ്കൊമ്പിലാരോ പനിനീരു വീശി
പാതിരാക്കുയിലുകൾ കുഴലുകളൂതി (2)
ആരോടും പറയാതെ ആരുമാരുമറിയാതെ
നാരിന്റെ നൂലു കൊണ്ടൊരു
പൊൻ മെത്ത പായ നിവർത്തീ (2)

[നാഴിയുരി]

ചിത്രം
രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ

പാടിയത് യേശുദാസ്	രചന വയലാർ	സംഗീതം ദേവരാജൻ

560

നിത്യകാമുകീ ഞാൻ നിൻ

നിത്യകാമുകീ ഞാൻ നിൻ മടിയിലെ
ചിത്രവിപഞ്ചികയാകാൻ കൊതിച്ചു..
ആ മൃണാള മൃദുലാംഗുലിയിലെ
പ്രേമപല്ലവിയാകാൻ കൊതിച്ചു..

(നിത്യകാമുകീ)

ആശകൾ സങ്കല്പ ചക്രവാളത്തിലെ-
യാലോല വാസന്ത മേഘങ്ങൾ..
അവയുടെ ചിറകിലെ വൈഡൂര്യമുത്തിന്
ഹൃദയമാം പുൽക്കൊടി കൈനീട്ടി..
കൈനീട്ടി... വെറുതെ കൈനീട്ടി..

(നിത്യകാമുകീ)

ആശകൾ വാസര സ്വപ്നമാം പൊയ്കയി-
ലാരോ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ
അവയുടെ കൈയിലെ പാനപാത്രത്തിലെ
അമൃതിനു ദാഹിച്ചു കൈനീട്ടി..
കൈനീട്ടി... വെറുതെ കൈനീട്ടി..

(നിത്യകാമുകീ)

ചിത്രം
സൂസി

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
ചിദംബരനാഥ്

Babu Edakochi

നിദ്രതൻ നീരാഴി

നിദ്രതൻ നീരാഴി നീന്തിക്കടന്നപ്പോൾ
സ്വപ്നത്തിൻ കളിയോടം കിട്ടി
കളിയോടം മെല്ലെ തുഴഞ്ഞു ഞാൻ മറ്റൊരു
കാണാത്ത കരയിൽ ചെന്നെത്തീ..
കാണാത്ത കരയിൽ ചെന്നെത്തി

(നിദ്രതൻ.)

വെള്ളാരം കല്ല പെറുക്കി ഞാനങ്ങൊരു
വെണ്ണക്കൽ കൊട്ടാരം കെട്ടി
ഏഴ നിലയുള്ള വെണ്മാടക്കെട്ടിൽ ഞാൻ
വേഴാമ്പൽ പോലെയിരുന്നു രാജകുമാരനെ കാണാൻ

(നിദ്രതൻ)

ഏതോ മരച്ചോട്ടിൽ വേണു വായിക്കുമെൻ
രാജകുമാരനെ കാണാൻ
വേഴാമ്പൽ പോലെയിരുന്നു
ചിന്നുന്ന കണ്ണീരെൻ മാറത്തെ മാലയിൽ
ചന്ദ്രകാന്തക്കല്ല ചാർത്തി..
ചന്ദ്രകാന്തക്കല്ല ചാർത്തി..

(നിദ്രതൻ)

ചിത്രം
പകൽക്കിനാവ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ബിജു നാരായണൻ	ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ	ബാലഭാസ്കർ

Babu Edakochi

നിനക്കായ് തോഴീ

നിനക്കായ് തോഴീ പുനർജ്ജനിക്കാം
ഇനിയും ജന്മങ്ങൾ ഒന്നുചേരാം...(നിനക്കായ്...)
അന്നെന്റെ ബാല്യവും കൗമാരവും
നിനക്കായ് മാത്രം പങ്കുവയ്ക്കാം.....

(നിനക്കായ്...)

നിന്നെയുറക്കുവാൻ താരാട്ടുകട്ടിലാ-
ണിന്നെന്നോമനേ എൻ ഹൃദയം (നിന്നെ...)
ആ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദങ്ങൾ
ഒരു താരാട്ടുപാട്ടിന്റെ ഈണമല്ലേ...
നിന്നെ വർണ്ണിച്ച ഞാൻ ആദ്യമായ് പാടിയ
താരാട്ടു പാട്ടിന്റെ ഈണമല്ലേ....

(നിനക്കായ്...)

ഇനിയെന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിന്റെ വികാരമായ്
പുലരിയും പൂക്കളും ഏറ്റുപാടും...(ഇനിയെന്റെ..)
ഇനിയെന്റെ വീണാതന്ത്രികളിൽ
നിന്നെക്കുറിച്ചേ ശ്രുതിയുണരൂ....
ഇനിയെന്നോമലേ നിന്നോർമ്മതൻ
സുഗന്ധത്തിലെന്നും ഞാനുറങ്ങൂ...

(നിനക്കായ്...)

ആൽബം
നിനക്കായ്

563

BabuEdakochi

നിനക്കായ് ദേവാ

നിനക്കായ് ദേവാ പുനർജ്ജനിക്കാം
ജന്മങ്ങൾ ഇനിയും ഒന്നുചേരാം...(നിനക്കായ്...)
അന്നെന്റെ ബാല്യവും കൌമാരവും
നിനക്കായ് മാത്രം പങ്കുവയ്ക്കാം.....

(നിനക്കായ്...)

നിന്നെയുറക്കുവാൻ താരാട്ടുകട്ടിലാ-
ണിന്നെൻ പ്രിയനേ എൻ ഹൃദയം (നിന്നെ...)
ആ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദങ്ങൾ
ഒരു താരാട്ടുപാട്ടിന്റെ ഈണമല്ലേ...
നിന്നെ വർണ്ണിച്ച ഞാൻ ആദ്യമായ് പാടിയ
താരാട്ടു പാട്ടിന്റെ ഈണമല്ലേ....

(നിനക്കായ്...)

ഇനിയെന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിന്റെ വികാരമായ്
പുലരിയും പൂക്കളും ഏറ്റുപാടും...(ഇനിയെന്റെ..)
ഇനിയെന്റെ വീണാതന്ത്രികളിൽ
നിന്നെക്കുറിച്ചേ ശ്രുതിയുണരൂ....
ഇനിയെന്നോമലേ നിന്നോർമ്മതൻ
സുഗന്ധത്തിലെന്നും ഞാനുറങ്ങൂ...

(നിനക്കായ്...)

പാടിയത് യേശുദാസ്	രചന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	സംഗീതം വിദ്യാസാഗർ

564

നിനക്കെന്റെ മനസ്സിന്റെ

നിനക്കെന്റെ മനസ്സിന്റെ മലരിട്ട വസന്തത്തിൽ
മഴവില്ല് മെനഞ്ഞു തരാം
മിഴിക്കുള്ളിലെരിയുന്ന നറുതിരി വെളിച്ചത്തിൽ
ഒരു തുള്ളി കവർന്നു തരാം
ഒരു സ്വർണ്ണത്തിരിയായ് മാറിൽ
തല ചായ്ക്കാൻ മോഹിച്ചെത്തി
ഒരു കുമ്പിൾ പനിനീരായ് നിൻ
പാട്ടിലലിഞ്ഞു തുളുമ്പി ഞാൻ (നിനക്കെന്റെ...)

നീയരികിൽ നിൽക്കുന്നേരം
പ്രണയം കൊണ്ടെൻ കരൾ പിടയും
ഇതളോരത്തിളവേൽക്കും വെൺ-
ശലഭം പോൽ ഞാൻ മാറിടും
നീ തൊട്ടുണർത്തുമ്പോൾ നക്ഷത്രമാകും ഞാൻ
നീ ചേർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മറക്കും ഞാൻ
പാദസരങ്ങളണിഞ്ഞ മനസ്സിലൊരാ-
യിരമോർമ്മകളാവുക നീ (നിനക്കെന്റെ...)

മായപ്പൊൻ വെയിലിൻ നാളം
മിഴിയാലുഴിയും വിൺ സന്ധ്യേ
സ്വപ്നത്തിൻ വാതിൽപ്പടിമേൽ വന്നു വിളിച്ചു നീയെന്തേ
പ്രാണന്റെ പൊൻപ്രാവായ് പാടുന്നു നീ മെല്ലെ
പ്രേമാർദ്രമായെന്തോ ചൊല്ലി നീയിന്നലെ
പിന്നെയുമെന്റെ കിനാക്കളെയുമ്മ കൊടുത്തു കൊടുത്തു
മയക്കിയുണർത്തുക നീ (നിനക്കെന്റെ...)

ചിത്രം
ഗ്രാമഫോൺ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	വെള്ളനാട് നാരായണൻ	എ.ടി ഉമ്മർ

565

നിന്നെ പുണരാൻ നീട്ടിയ

നിന്നെ പുണരാൻ നീട്ടിയ കൈകളിൽ
വേദനയോ വേദനയോ
നിന്നെ തഴുകാൻ പാടിയ പാട്ടിലും
വേദനയോ വേദനയോ
നിൻ മന്ദഹാസവും നിൻ മുഗ്ധരാഗവും ബിന്ദുവായോ
അശ്രുബിന്ദുവായോ

(നിന്നെ...)

ചുംബിച്ചുണർത്തുവാൻ പൂമൊട്ടു തേടിയ
ചുണ്ടുകൾ ദാഹം മറന്നു പോയോ (2)
അംഗുലിയാൻ മൃദു സ്പന്ദമുണർന്നിട്ടും
സംഗീതമെല്ലാം മറന്നു പോയോ

(നിന്നെ...)

മാധവമെത്തിയ ജീവിതവാടിയിൽ
മൂകവിഷാദ തുഷാരമോ നീ (2)
ഏതോ മൃദുലദലങ്ങളിൽ നേടിയ
തേനും മണവും മറന്നു പോയോ

(നിന്നെ...)

ചിത്രം
സരസ്വതീയാമം

566

നിന്നെക്കാണാൻ

നിന്നെക്കാണാൻ എന്നെക്കാളും
ചന്തം തോന്നും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണേ
എന്നിട്ടെന്തേ നിന്നെ കെട്ടാൻ
ഇന്നേ വരെ വന്നില്ലാരും (നിന്നെ) 3
കാതിലാണേൽ കമ്മലില്ലാ
കഴുത്തിലാണേ മാലയില്ലാ (2)(നിന്നെ)

ചെന്തേങ്ങാ നിറമില്ലേലും
ചെന്താമരക്കണ്ണില്ലേലും
മുട്ടിറങ്ങി മുടിയില്ലേലും
മുല്ലമൊട്ടിൻ പല്ലില്ലേലും (നിന്നെ)

തങ്കം പോലെ മിന്നുണ്ടല്ലോ
തളിരു പോലെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ
എന്നിട്ടെന്തേ നിന്നെ കെട്ടാൻ
ആണൊരുത്തൻ വന്നീടാത്തു (നിന്നെ)

പൊന്നും നോക്കി മണ്ണും നോക്കി
എന്നെക്കെട്ടാൻ വന്നോരുക്ക്
പുരയാണെങ്കിൽ മേഞ്ഞിട്ടില്ലാ
പുരയിടവും പോതിച്ചീല്ലാ (നിന്നെ)

പൊന്നും നോക്കി മണ്ണും നോക്കി
വന്നോരുക്ക് എന്നെ വേണ്ടാ
എന്നെങ്കിലും ആശ തോന്നി
ആണൊരുത്തൻ വന്നു ചേരും
നിന്നെക്കാണാൻ എന്നെക്കാളും (നിന്നെ)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	യൂസഫലി കേച്ചേരി	മോഹൻ സിത്താര

567

നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു

നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു വന്നു
നീല സാഗര വീചികൾ (2)
പുഞ്ചിരിക്കൊരു പൂച്ചെണ്ടു തന്നു
പുഷ്യരാഗ മരീചികൾ
നിന്റെ കണ്ണിൽ വിരുന്നു വന്നു
നീല സാഗര വീചികൾ (2)
(നിന്റെ കണ്ണിൽ)

അന്തി മേഘം വിണ്ണിലുയർത്തീ
നിന്റെ കവിളിൽ കുങ്കുമം
അന്തി മേഘം വിണ്ണിലുയർത്തീ
നിന്റെ കവിളിൻ കുങ്കുമം
രാഗ മധുരം നെഞ്ചിലരുളി
രമ്യ മാനസ സംഗമം
വാന ഗംഗ താഴെ വന്നു
പ്രാണ സഖിയെൻ ജീവനിൽ
(നിന്റെ കണ്ണിൽ)

താമരക്കുട നീർത്തി നിന്നു
തരള ഹൃദയ സരോവരം (2)
ചിന്തു പാടീ മന്ദ പവനൻ
കൈയ്യിലേന്തീ ചാമരം
പുളക മുകുളം വിടർന്നു നിന്നു
പ്രേയസീ നിൻ മേനിയിൽ
(നിന്റെ കണ്ണിൽ)

ചിത്രം
ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം

പാടിയത്
ജാസി ഗിഫ്റ്റ്, ജോത്സ്ന

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ജാസി ഗിഫ്റ്റ്

നിന്റെ മിഴിമുന

നിന്റെ മിഴിമുന കൊണ്ടെന്റെ നെഞ്ചിലൊരു ബെല്ലേ ബെല്ലേ
നിന്റെ ചിരി മഴ നനഞ്ഞപ്പോൾ അടിമുടി ബെല്ലേ ബെല്ലേ
കവിൾ ചെമ്പക മലരിന്റെ മണം കൊണ്ട് ബെല്ലേ ബെല്ലേ
കതിർ മുടിയിലെ കുടമുല്ല പൂവിനു ബെല്ലേ ബെല്ലേ
നിന്റെ മൊഴിയിൽ കുറുമ്പ് നിന്റെ കനവിൽ കരിമ്പ്
ആ കുറുമ്പിന്റെ കരിമ്പൊന്നു കടിച്ചോട്ടേ
എന്റെ മനസ്സിന്നു മധുരത്തിൽ തുടിച്ചോട്ടേ (നിന്റെ...)

കേൾക്കാത്ത ദൂരത്ത് കേൾക്കാൻ കൊതിപ്പിച്ച
കൊഞ്ചാതെ കൊഞ്ചീ നീ മെല്ലേ മെല്ലേ
കാണാതിരുന്നപ്പോൾ നെഞ്ചോടു ചേർത്തെന്റെ
കവിളത്തു കുറിയിട്ടു മെല്ലേ മെല്ലേ
മുത്തായ മുത്തിന്റെ മണി മുത്തിന്നു
മുത്തിക്കുറിച്ചു നീ മറുവാക്കുകൾ
പാരായ പാരൊക്കെ കേട്ടെങ്കിലോ
ഇതു നാടാകെ പാട്ടാകും ചൊല്ലു മെല്ലേ (നിന്റെ...)

കാടായ കാടൊക്കെ മഞ്ഞിൽ കുളിച്ചപ്പോൾ
ഒരു തുള്ളി മഞ്ഞായ് നമ്മൾ മെല്ലെ
ഒരു തുള്ളി മഞ്ഞിന്റെ മിഴി ചേർന്നു നോക്കുമ്പോൾ
ഒരു സൂര്യനായി ഞാൻ മെല്ലേ മെല്ലേ
പലതും പറഞ്ഞങ്ങു രാവേറെയായ്
കോടിനിലാവേറ്റുറങ്ങീ നമ്മൾ
ചിറകുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തു നമ്മൾ
നൂറു നിറവുള്ള നിനവായി പറന്നു മെല്ലേ (നിന്റെ)

ചിത്രം
ഫോർ ദി പീപ്പിൾ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
ദക്ഷിണാമൂർത്തി

569

Babu Edakochi

നിന്റെ മിഴിയിൽ

നിന്റെ മിഴിയിൽ നീലോല്പലം
നിന്നുടെ ചുണ്ടിൽ പൊന്നശോകം
നിൻ കവിളിണയിൽ കനകാംബരം
നീയൊരു നിത്യവസന്തം

(നിന്റെ)

പ്രേമഗംഗയിൽ ഒഴുകിയൊഴുകി വന്ന
കാമദേവന്റെ കളഹംസമേ (2)
ഉള്ളിലെ പൊയ്കയിൽ താമരവളയത്തിൽ
ഊഞ്ഞാലാടുക തോഴീ നീ
ഊഞ്ഞാലാടുക തോഴീ

(നിന്റെ)

വാനവീഥിയിൽ ഉദിച്ചു ചിരിച്ചു വരും
പൂനിലാവിന്റെ സഖിയാണു നീ (2)
ഇന്നെന്റെ ചിന്തയാം ഇന്ദ്രസദസ്സിലായ്
ഇന്ദീവരമിഴിയാടൂ നീ
ഇന്ദീവരമിഴിയാടൂ

(നിന്റെ)

ചിത്രം
അരക്കള്ളൻ മുക്കാക്കള്ളൻ

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
ഒ.എൻ.വി

സംഗീതം
കണ്ണൂർ രാജൻ

570

നിമിഷം സുവർണ്ണനിമിഷം

നിമിഷം സുവർണ്ണനിമിഷം
ഞാൻ തേടി വന്ന നിമിഷം
തരൂ നീ എനിക്കു തരൂ നീ
ഈ ജന്മം സഫലം..

(നിമിഷം......)

ആദിയിലേതോ തിരുമൊഴികൾ
പാടിയുണർത്തിയ താമര ഞാൻ (2)
ഇരുളിൽ നിന്നെ തിരയും നേരം (2
ഒരു കിനാവു പോൽ അരികിൽ വന്നുവോ
നീയിന്നെന്തേ മൌനമോ (2)

(നിമിഷം......)

നീയറിയില്ലെൻ നിനവുകളിൽ
നീ പകരുന്നൊരു നിർവൃതികൾ (2)
ഇളനീർ തന്നു കുളിർനീർ തന്നു (2)
ഉണരുമെന്നിലെ കിളിമകൾക്കു നീ
തന്നു തണ്ണീർപ്പന്തലും

(നിമിഷം...)

ചിത്രം
എന്റെ അമ്മു, നിന്റെ തുളസി,
അവരുടെ ചക്കി

Babu Edakochi

നിറങ്ങളേ പാടൂ

നിറങ്ങളേ പാടൂ കളമിതിലെഴുതിയ ദിവ്യാനുരാഗ
സ്വരമയലഹരിതൻ ലയഭരവാസന്ത
നിറങ്ങളേ പാടൂ

മഴവിൽക്കൊടിയിൽ അലിയും മറവിയായ്
മനസ്സിലെ ഈറനാം പരിമളമായ്
വിടരും ദളങ്ങളിൽ ഒളിയും ലജ്ജയായ്
പൊഴിയും പൂമ്പൊടി മഴയുടെ ഈണമായ്

(നിറങ്ങളേ)

ഇളതാം വെയിലിൽ കനവിൻ കനിവുമായ്
ചലദളി ഝങ്കാര രതിമന്ത്രമായ്
ഉറങ്ങും മനസ്സിലെ ഉണരും രഹസ്യമായ്
ഉറവിൻ വായ്ത്താരി കളിയിലെ താളമായ്

(നിറങ്ങളേ)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജാനകി	ഒ.എൻ.വി	എം.ബി.ശ്രീനിവാസൻ

572

Babu Edakochi

നിറങ്ങൾ തൻ നൃത്തം

നിറങ്ങൾ തൻ നൃത്തം ഒഴിഞ്ഞൊരീ മണ്ണിൽ
മറഞ്ഞ സന്ധ്യകൾ പുനർജ്ജനിക്കുമോ
മറഞ്ഞ പക്ഷികൾ ഇനിയുമെത്തുമോ (2)
വിരഹനൊമ്പര തിരിയിൽ പൂവ് പോൽ
വിടർന്നൊരു നാളം എരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു

(നിറ..)

ഋതുക്കളോരോന്നും കടന്നുപോവതിൻ
പദസ്വനം കാതിൽ പതിഞ്ഞു കേൾക്കവേ
വെറുമൊരോർമ്മതൻ കിളുന്നു ഋവലും
തഴുകി നിന്നെ കാത്തിരിക്കയാണു ഞാൻ

(നിറ...)

നിമിഷ പാത്രങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു വീഴുന്നു
നിറമധു മണ്ണിൽ ഉതിർന്നു മായുന്നു
അലിഞ്ഞലിഞ്ഞു പോം അരിയ ജന്മമായ്
പവിഴ ദ്വീപിൽ ഞാൻ ഇരിപ്പതെന്തിനോ

(നിറ...)

ചിത്രം
പരസ്പരം

573

BabuEdakochi

നിലാമലരേ

നിലാമലരേ നിലാമലരേ
പ്രഭാകിരണൻ വരാറായി (2)
സുഗന്ധം മായല്ലേ മരന്ദം തീരല്ലേ
കെടാതെൻ നാളമേ നാളമേ... ആളൂ നീ
(നിലാമലരേ ...)

മഴവിരലിൻ ശ്രുതി... ആ.....
മണലിലൊരു വരി... എഴുതുമോ ഇനി
ഒരു ജലകണം പകരുമോ ഇനി
ഒരു നറുമൊഴി അനുമതി ഇനി...
ഈറൻ കാറ്റിൽ പാറി
ജീവോന്മാദം ചൂടി
പോരൂ പൂവിതളേ..
(നിലാമലരേ ...)

നിമിഷശലഭമേ വരൂ വരൂ വരൂ .... (2)
നിമിഷശലഭമേ മധുനുകരു ഇനി
ഉദയകിരണമേ ... കനകമണിയു നീ
ജനലഴികളിൽ കുറുകുമോ കിളി
ഒഴുകുമോ നദി മരുവിലും നീ
ഏതോ തെന്നൽ തേരിൽ മാരിപ്പൂവും ചൂടി
പോരൂ കാർമുകിലേ...
(നിലാമലരേ...)

ചിത്രം
ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ്

പാടിയത്
എം.ജി.ശ്രീകുമാർ

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

574

Babu Edakochi

നിലാവിന്റെ നീലഭസ്മ

നിലാവിന്റെ നീലഭസ്മക്കുറിയണിഞ്ഞവളേ
കാതിലോലക്കമ്മലിട്ടു കുണുങ്ങി നിൽപ്പവളേ
ഏതപൂർവ്വ തപസ്സിനാൽ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കീ നിൻ
രാഗലോല പരാഗ സുന്ദര ചന്ദ്രമുഖബിംബം

(നിലാവിന്റെ)

തങ്കമുരുകും നിന്റെ മെയ് തകിടിൽ ഞാനെൻ
നെഞ്ചിലെ അനുരാഗത്തിൻ മന്ത്രമെഴുതുമ്പോൾ
കണ്ണിലെരിയും കുഞ്ഞുമൺ വിളക്കിൽ വീണ്ടും
വിങ്ങുമെൻ അഭിലാഷത്താലെണ്ണപകരുമ്പോൾ
തെച്ചിപ്പൂഞ്ചോപ്പിൽ തത്തും ചുണ്ടിന്മേൽ ചുംബിക്കുമ്പോൾ
ചെല്ലക്കാറ്റിൽ കൊഞ്ചുമ്പോൾ
എന്തിനീ നാണം, തേനിളം നാണം

(നിലാവിന്റെ)

മേടമാസച്ചൂടിലെ നിലാവും തേടി
നാട്ടുമാവിൻ ചോട്ടിൽ നാം വന്നിരിക്കുമ്പോൾ
കുഞ്ഞുകാറ്റിൻ ലോലമാം കുസൃതിക്കൈകൾ
നിന്റെയോമൽപ്പാവാടത്തുമ്പുലയ്ക്കുമ്പോൾ
ചാഞ്ചക്കം ചെല്ലക്കൊമ്പിൽ ചിങ്കാരച്ചേലിൽ മെല്ലെ
താഴമ്പൂവായിത്തുള്ളുമ്പോൾ
നീയെനിക്കല്ലേ നിൻ പാട്ടെനിക്കല്ലേ

(നിലാവിന്റെ)

ചിത്രം
അഗ്നിദേവൻ

പാടിയത്
ലതിക

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
രാഘവൻ

575

Babu Edakochi

നിലാവിന്റെ പൂങ്കാവിൽ

നിലാവിന്റെ പൂങ്കാവിൽ നിശാപുഷ്പഗന്ധം
കിനാവിന്റെ തേൻമാവിൽ രാപ്പാടി പാടി
(നിലാവിന്റെ ...)
കുമാരേട്ടാ ... എന്റെ കുമാരേട്ടാ...

കരിമുകിലെൻ പൂവേണി ഇളം കാറ്റെൻ മധുവാണി
മതിമുഖമെൻ താമ്പാളം മലർച്ചുണ്ടു താമ്പൂലം
തളിർ വെറ്റ മുറുക്കാനും മണിമാറിൽ വീഴാനും
പകരാൻ നീ വന്നാട്ടെ ആ ചൂടു പകർന്നാട്ടെ

(നിലാവിന്റെ ...)

വെണ്ണ തോൽക്കുമെൻ മേനി മുറുകെയൊന്നു പുണരാനും
എൻ മടിയിൽ തല ചായ്ക്കാനും സുമബാണൻ വന്നല്ലോ
ഈ രാത്രി പുലരില്ല പൂങ്കോഴികൾ കൂവില്ല
ഇന്നു രാത്രി ശിവരാത്രി മദിരോത്സവ ശുഭരാത്രി

(നിലാവിന്റെ ...)

ചിത്രം
ശ്രീകൃഷ്ണപ്പരുന്ത്

പാടിയത്
ശ്രേയ ഘോഷാൽ, സുധീർകുമാർ

രചന
രാജീവ് ആലുങ്കൽ

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

576

നിലാവേ നിലാവേ

നിലാവേ നിലാവേ .. നീ മയങ്ങല്ലേ
കിനാവിൻ കിനാവായ് നീ തലോടില്ലേ
പ്രണയ രാമഴയിൽ ഈ പവിഴമല്ലിക തൻ
നിറമിഴികൾ തഴുകു
വെണ്ണിലാവേ.. നിലാവേ.. നീ മയങ്ങല്ലേ
കിനാവിൻ കിനാവായ് നീ തലോടില്ലേ

മാമരങ്ങൾ പീലിനീർത്തി കാറ്റിലാടുമ്പോൾ
മാരിമേഘം യാത്രചൊല്ലാതെങ്ങു പോകുന്നു
താരകങ്ങൾ താണിറങ്ങി താലമേന്തുമ്പോൾ
പാതിരാവിൻ ളുവലറിയാളുർന്നു വീഴുന്നു
മെഴുകുനാളമെരിഞ്ഞപോൽ ഹൃദയരാഗമൊഴിഞ്ഞുപോയ്
തളിരിതളെഴും വിരലിനാൽ തനുതഴുകിയണയൂ.
വെണ്ണിലാവേ.. നിലാവേ.. നീ മയങ്ങല്ലേ
കിനാവിൽ കിനാവായ് നീ തലോടില്ലേ

പാലുപോലെ പതഞ്ഞുപൊങ്ങിയ പ്രാണപല്ലവിയിൽ
പാതിപെയ്യും ഈണമെന്തേ തോർന്നുപോവുന്നു
താനെയാണെന്നോർത്തു തെല്ലൊന്നല്ലലേറുമ്പോൾ
അല്ലിയാമ്പൽ കുഞ്ഞുപൂവിൻ നെഞ്ചുനോവുന്നു
വിരഹവേദന തിരകളായ് പടരുമീറൻ സ്മൃതികളിൽ
പുതുനിനവുമായ് പുണരുവാൻ ഇനിയരികിലണയൂ
നിലാവേ നിലാവേ.. നീ മയങ്ങല്ലേ
കിനാവിൽ കിനാവായ് നീ തലോടില്ലേ
പ്രണയരാമഴയിൽ ഈ പവിഴമല്ലിക തൻ
നിറമിഴികൾ തഴുകു

ചിത്രം
ചട്ടക്കാരി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എം.ജി.ശ്രീകുമാർ	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

577

നിലാവേ..മായുമോ

നിലാവേ..മായുമോ..കിനാവും നോവുമായ്..
ഇളം തേൻ തെന്നലായ്..തലോടും പാട്ടുമായ്..
ഇതൾ മാഞ്ഞോരോർമ്മയെല്ലാം..
ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി പോലെ അറിയാതലിഞ്ഞു പോയ്...
നിലാവേ..മായുമോ..കിനാവും നോവുമായ്..

മുറ്റം നിറയെ..മിന്നിപടരും മുല്ലക്കൊടി പൂത്ത കാലം
തുള്ളിതുടിച്ചും തമ്മിൽ കൊതിച്ചും
കൊഞ്ചികളിയാടി നമ്മൾ
നിറം പകർന്നാടും..നിനവുകളെല്ലാം..
കതിരണിഞ്ഞൊരുങ്ങും മുമ്പേ..ദൂരെ..ദൂരെ..
പറയാതെയന്നു നീ മാഞ്ഞു പോയില്ലെ..
നിലാവേ..മായുമോ..കിനാവും നോവുമായ്..
ലില്ലിപാപ്പാ ലോലി..ലില്ലിപാപ്പാ ലോലി.. (2)
ലില്ലിപാപ്പാ ലോലി..ലില്ലിപാപ്പാ.....

നീലക്കുന്നിൻമേൽ പീലിക്കൂടിൻമേൽ കുഞ്ഞു മഴ വീഴും നാളിൽ..
ആടിക്കുളിരാടും മാരികാറ്റായ് നീ എന്തിനിതിലേ പറന്നു
ഉള്ളിലുലഞ്ഞാടും മോഹപ്പൂക്കൾ വീണ്ടും..
വെറും മണ്ണിൽ വെറുതേ..കൊഴിഞ്ഞു..ദൂരെ..ദൂരെ..
അതു കണ്ടു നിന്നു നിനയാതെ നീ ചിരിച്ചു..

നിലാവേ..മായുമോ..കിനാവും നോവുമായ്..
ഇളം തേൻ തെന്നലായ്.. തലോടും പാട്ടുമായ്..
ഇതൾ മാഞ്ഞോരോർമ്മയെല്ലാം
ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി പോലെ
അറിയാതലിഞ്ഞു പോയ്...(നിലാവേ)

ചിത്രം
മിന്നാരം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	വിദ്യാസാഗർ

Babu Edakochi

നിഴലാടും ദീപമേ

നിഴലാടും ദീപമേ തിരിനീട്ടുമോ
അലിവോലും നെഞ്ചിലേ ഇരുൾ മായ്ക്കുമോ
കനിവാർന്ന രാവിൻ ഇടനാഴിയിൽ
തളരും കിനാവിനേ താലാട്ടുമോ

(നിഴലാടും)

അറിയാതെ വന്നെൻ ഹൃദയത്തിലേ
മഴമേഞ്ഞ കൂട്ടിൽ കൂടേറി നീ
അനുരാഗ സാന്ദ്രമാം ദിവസങ്ങളിൽ
അതിലോല ലോലമാം നിമിഷങ്ങളിൽ
പറയാതെ എന്തിനോ വിടവാങ്ങി നീ

(നിഴലാടും)

തെളിവർണ്ണമോലും ചിറകൊന്നിലേ
നറുതുവലുള്ളിൽ പിടയുന്നുവോ
വെയിൽവീണ മായുമീ പകൽമഞ്ഞുപോൽ
പ്രണയാർദ്രമാകുമീ മണിമുത്തുപോൽ
മനസ്സിന്റെ വിങ്ങലായ് അലിയുന്നു നീ

(നിഴലാടും)

ചിത്രം
മിസ്റ്റർ ബട്‌ലർ

579

നിഴലായ് ഒഴുകി വരും

നിഴലായ് ഒഴുകി വരും ഞാൻ
യാമങ്ങൾ തോറും കൊതി തീരുവോളം
ഈ നീല രാവിൽ ഈ നീല രാവിൽ
ഈ നീല രാവിൽ (2)

(നിഴലായ്)

മലങ്കാറ്റു മൂളും മുളങ്കാടു പോലും
നടുങ്ങുന്ന പാതിരാവാണെൻ നൃത്ത രംഗം (2)
കുടപ്പാല പൂക്കുമ്പോൾ മണം കൊണ്ടു മൂടും
കള്ളിയങ്കാടാണെൻ സ്വപ്ന തീരം
ഒഴുകി വരും ഞാൻ കൊതി തീരുവോളം
ഈ നീല രാവിൽ ഈ നീല രാവിൽ
ഈ നീല രാവിൽ

(നിഴലായ്)

നറും പൂ നിലാവിൽ വിരൽത്താളമേറ്റി
പനംകാടു പോലും മയങ്ങുന്ന നേരം
ഒടുങ്ങാത്ത ദാഹത്തിൻ പ്രതിച്ഛായയെന്നിൽ
വളർത്തുന്നു വീണ്ടും പ്രതികാര മോഹം
ഒഴുകി വരും ഞാൻ കൊതി തീരുവോളം
ഈ നീല രാവിൽ ഈ നീല രാവിൽ
ഈ നീല രാവിൽ

(നിഴലായ്)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	പൂവച്ചൽ ഖാദർ	രവീന്ദ്രൻ

580

നിശയുടെ ചിറകിൽ

നിശയുടെ ചിറകിൽ നീ വന്ന
രോമാഞ്ചം നൽകുന്ന (2)
ശ്രുതിസ്വരലയമായ് എന്നേ പുൽകി
നാദം പെയ്യുന്ന
പ്രിയകരമീ..

(നിശയുടെ...)

എതോ സന്ദേശമേന്തുന്ന ഹംസങ്ങൾ
നീയിന്നെന്നുള്ളിൽ തീർക്കുന്ന രാഗങ്ങൾ
ഓളങ്ങളിൽ താളങ്ങളിൽ
തെന്നുന്ന ഞാൻ നിൻ കൈകളിൽ
ഒരു മൃദുദളമായ് ഒരു മധുകണമായ്
മാറും ഒരു മോഹം അതിലൂറും ഒരു ഗീതം

(നിശയുടെ...)

അല്ലിൻ നേത്രങ്ങൾ പോലുള്ള ദീപങ്ങൾ
നീയിന്നെൻ നേരെ നീട്ടുന്ന രത്നങ്ങൾ
ഭാവങ്ങളിൽ ആഴങ്ങളിൽ
മുങ്ങുന്നു നിൻ വർണ്ണങ്ങളിൽ
ഒഴുകുമെൻ ഹൃദയം ഒരു പൈങ്കിളിയായ്
പൂകും സുരലോകം അതിൽ നിന്നീ നവമേളം

(നിശയുടെ...)

ചിത്രം
തമ്മിൽ തമ്മിൽ

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ, ടി.ആർ.ഓമന

രചന
ശ്രീകുമാരൻതമ്പി

സംഗീതം
കാനം ഘോഷ്

Babu Edakochi

നിൻ പദങ്ങളിൽ

നിൻ പദങ്ങളിൽ നൃത്തമാടിടും എന്റെ സ്വപ്നജാലം
(മനുഷ്യനായാൽ കുറച്ച നാണം വേണം)
നീയൊരു മലർവാടി
മധുമലർ മൊട്ടുകൾ പോലാടി മിഴികളാകെ
(ഛേ ഒന്നു വെറുതേയിരിക്കു)

(നിൻപദങ്ങളിൽ)

തളരുന്നോ നീ വിളറുന്നോ നീ
നാണത്തിനാലേ വാടുന്നു നീ (തളരുന്നോ...)
തളരല്ലേ വിളറല്ലേ മധുരനൊമ്പരം തന്ന താരകേ നീ
(ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം..)

(നിൻപദങ്ങളീൽ)

ദമയന്തി നീ നളനാണു ഞാൻ
നീ ദേവയാനി നിൻ കചൻ ഞാൻ (ദമയന്തി..)
വരുമോ നീ തരുമോ നീ
തരള യൗവനം തന്ന പാരിജാതം
(ഞാൻ ഇനി മിണ്ടില്ല...)

(നിൻപദങ്ങളിൽ...)

ചിത്രം
നാഴികക്കല്ല്

Babu Edakochi

നിൻ മണിയറയിലെ

നിൻ മണിയറയിലെ നിർമ്മലശയ്യയിലെ
നീല നീരാളമായ് ഞാൻ മാറിയെങ്കിൽ
ചന്ദനമണമൂറും നിൻ ദേഹമലർവല്ലി
എന്നുമെൻ വിരിമാറിൽ പടരുമല്ലോ..

(നിൻ)

പുണ്യവതീ നിന്റെ പൂങ്കാവനത്തിലൊരു
പുഷ്പശലഭമായ് ഞാൻ പറന്നുവെങ്കിൽ
ശൃംഗാരമധുവൂറും നിൻ ദാഹപാനപാത്രം
എന്നുമെന്നധരത്തോടടുക്കുമല്ലോ..

(നിൻ)

ഇന്ദുവദനേ നിന്റെ നീരാട്ടുകടവിലെ
ഇന്ദീവരങ്ങളായ് ഞാൻ വിടർന്നുവെങ്കിൽ
ഇന്ദ്രനീലാഭതൂകും നിൻ മലർമിഴിയുമായ്
സുന്ദരീയങ്ങനെ ഞാൻ ഇണങ്ങുമല്ലോ.

(നിൻ)

ചിത്രം
സി.ഐ.ഡി നസീർ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ലതിക	ഒ.എൻ.വി	ഔസേപ്പച്ചൻ

583

Babu Edakochi

നീ എൻ സർഗ്ഗ

നീ എൻ സർഗ്ഗ സൗന്ദര്യമേ
നീ എൻ സത്യ സംഗീതമേ
നിന്റെ സങ്കീർത്തനം ..സങ്കീർത്തനം...
ഓരോ ഈണങ്ങളിൽ പാടുവാൻ
നീ തീർത്ത മൺവീണ ഞാൻ
നീ എൻ സർഗ്ഗ സൗന്ദര്യമേ

പൂമാനവും താഴെ ഈ ഭൂമിയും
സ്നേഹലാവണ്യമേ നിന്റെ ദേവാലയം
പൂമാനവും താഴെ ഈ ഭൂമിയും
സ്നേഹലാവണ്യമേ നിന്റെ ദേവാലയം
ഗോപുരം നീളെ ആയിരം ദീപം ഉരുകി
ഉരുകി മെഴുകുതിരികൾ ചാർത്തും
മധുര മൊഴികൾ കിളികളതിനെ വാഴ്ത്തും
മെല്ലെ ഞാനും കൂടെ പാടുന്നു
(നീ എൻ സർഗ്ഗ സൗന്ദര്യമേ)

താലങ്ങളിൽ ദേവപാദങ്ങളിൽ
ബലിപൂജയ്ക്കിവർ പൂക്കളായെങ്കിലോ (2)
പൂവുകളാകാം ആയിരം ജന്മം
നെറുകിലിനിയ തുകിന കണികൾ ചാർത്തി
തൊഴുതു തൊഴുതു തരളമിഴികൾ ചിമ്മി
പൂവിൻ ..ജീവൻ തേടും സ്നേഹം നീ
(നീ എൻ സർഗ്ഗ സൗന്ദര്യമേ)

ചിത്രം
കാതോടുകാതോരം

Babu Edakochi

നീ കാണുമോ തേങ്ങുമെൻ

നീ കാണുമോ തേങ്ങുമെൻ ഉൾക്കടൽ
സഖീ നീയറിയുമോ വിങ്ങുമീ ഗദ്ഗദം
വെറുതെ എന്നാലും ഓർമ്മ വന്നെൻ മിഴി നിറഞ്ഞൂ
മിണ്ടുവാൻ കൊതിയുമായെൻ കരൾ പിടഞ്ഞു

എൻ വാക്കുകൾ വാടി വീണ പൂക്കളായി
മൂകസന്ധ്യയിൽ അന്യനായി മാറി ഞാൻ (2)
കൂടണഞ്ഞു കതിരുകാണാക്കിളി
എവിടെയോ മാഞ്ഞുപോയ് സാന്ത്വനങ്ങൾ

(നീ കാണുമോ)

പാഴ് മണ്ണിലെ ബാഷ്പധാരയാണു ഞാൻ
വിരഹരാത്രി തൻ പാതിരാച്ചിന്തു ഞാൻ (2)
ഒന്നു കേൾക്കു ജീവിതം പോയൊരീ
പാഴ് മുളം തണ്ടിലെ നൊമ്പരങ്ങൾ

(നീ കാണുമോ)

ചിത്രം
ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ

പാടിയത്
വേണുഗോപാൽ, സുജാത

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

585
നീ ജനുവരിയിൽ

Baiju Ulakochi

റോസ് ബ്ലൂ റോസ് ആഹാ..
നീ ജനുവരിയിൽ വിരിയുമോ
പ്രണയമായി പൊഴിയുമോ
ഹിമമഴയിൽ നനയുമോ
മെഴുകുപോൽ ഉരുകുമോ
ശലഭമായി ഉയരുമോ
ശിശിരമായി പടരുമോ
(നീ ജനുവരിയിൽ)

അകലെ ഇനി അകലെ
അലിവിൻ തിരയുടെ നുരകൾ
ഇനിയും സ്വയം ഇനിയും
പറയാം പരിഭവ കഥകൾ
ചിറകുകൾ തേട്ടും ചെറുകിളിമകൾ പോലെ
മറയുമൊരീറൻ പകലിതളുകളോടെ
ഓ റോസ് ബ്ലൂ റോസ് ആഹാ
(നീ ജനുവരിയിൽ)

വെറുതെ ഇനി വെറുതെ
മധുരം പകരുന്ന വിരഹം
ഹൃദയം മൃദുഹൃദയം
തിരയും തരളിത നിമിഷം
അകലെ നിലാവിൻ നിറമിഴിയിമ പോലെ
അരിയകിനാവിൻ മണിവിരൽ മുനയേറ്റാൽ
ഓ റോസ് ബ്ലൂ റോസ് ആഹാ
(നീ ജനുവരിയിൽ)

ചിത്രം
അകലെ

Babu Edakochi

നീ നിറയൂ ജീവനിൽ

നീ നിറയൂ ജീവനിൽ പുളകമായ്
ഞാൻ പാടിടാം ഗാനമായ്
ഓർമ്മകൾ

(നീ നിറയൂ...)

തെളിയൂ നീ ദീപമായ്
ഇരുളുമീ മനമിതിൽ
പടരൂ നീ ഈണമായ്
തകരുമെൻ വീണയിൽ

(നീ നിറയൂ...)

തഴുകൂ നീ തെന്നലായ്
വരളുമീ മരുവിതിൽ
വിളങ്ങൂ നീ താരമായ്
വിളറുമെൻ സീമയിൽ

(നീ നിറയൂ...)

ചിത്രം
പ്രേമഗീതങ്ങൾ

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
അൽഫോൺസ് ജോസഫ്

587

നീ മണിമുകിലാടകൾ

നീ മണിമുകിലാടകൾ ആടിയുലഞ്ഞൊരു മിന്നൽ
മിഴികളിലായിരം പരിഭവമൊഴുകിയ മേടത്തിങ്കൾ ചന്തം
വേലിപ്പൂവിൻ നാണം
ഈ ഞാൻ വെറുമൊരു നാടൻ പെണ്ണ്
ഈ ഞാൻ നിന്നിലണിഞ്ഞവൾ മാത്രം

(നീ ......)

മിന്നലഴകേ ഒന്നു നില്ല്
എന്തു ദാഹം കണ്ടു നിൽക്കാൻ
കന്നിമഴവില്ലേ ഒന്നരികിൽ നില്ല് നീ
നൂറു നിറമോടെ എന്നരികിൽ നില്ല നീ
ഞാനില്ലയെങ്കിൽ നിൻ ഹൃദയവർണ്ണങ്ങളുണ്ടോ
നീയില്ലയെങ്കിൽ ഈ പ്രണയമധുരങ്ങളുണ്ടോ
അത്ര മേൽ ഒന്നാണു നമ്മൾ

(നീ...)

മുടിയിലഴകിൽ നീലരാവ്
മുടിയിലലിയും സ്നേഹയമുനാ
മെയ്യിലണയുമ്പോൾ മാറിലിളമാനുകൾ
സ്വർണ്ണമിഴി കണ്ടാൽ നല്ല പരൽ മീനുകൾ
നീയെന്റെ ദേവി ഞാൻ തൊഴുതു പോകുന്ന രൂപം
നീയെന്നുമെന്നും എൻ തരള സംഗീത മന്ത്രം

(നീ...)

ചിത്രം
വെള്ളിത്തിര

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഭാസ്കരൻ	ഉഷാ ഖന്ന

588

നീ മധുപകരു

നീ മധുപകരു മലർചൊരിയു
അനുരാഗ പൌർണമിയേ..(2)
നീ മായല്ലേ..മറയല്ലേ..നീലനിലാവൊളിയേ..
(നീ മധുപകരു)

മണിവിളക്കു വേണ്ടാ മുകിൽ കാണേണ്ടാ..
ഈ പ്രേമ സല്ലാപം.. (2)
കളിപറഞ്ഞിരിക്കും കിളിതുടങ്ങിയല്ലോ..
തൻ രാഗ സംഗീതം..
ഇരുകരളുകളിൽ വിരുന്നു വന്ന മായാത്ത മധുമാസം..
നീ മായല്ലേ..മറയല്ലേ..നീലനിലാവൊളിയേ..
നീ മധുപകരു മലർചൊരിയു
അനുരാഗ പൌർണമിയേ..
മാനം കഥ പറഞ്ഞു താരം കേട്ടിരുന്നു
ആകാശ മണിയറയിൽ..
മാനം കഥ പറഞ്ഞു താരം കേട്ടിരുന്നു
ആകാശ മണിയറയിൽ..
മിഴിയറിയാതെ നിൻ ഹൃദയമിതിൽ
ഞാൻ ചോരനായ് കടന്നു..
ഉടലറിയാതെ ഉലകറിയാതെ
നിൻ മാനസം കവർന്നു..
നീ മായല്ലേ..മറയല്ലേ..നീലനിലാവൊളിയേ..
നീ മധുപകരു മലർചൊരിയു
അനുരാഗ പൌർണമിയേ

ചിത്രം
മൂടൽമഞ്ഞ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഒ.എൻ.വി	സലിൽ ചൗധരി

Babu Edakochi

നീ വരൂ കാവ്യദേവതേ

നീ വരൂ കാവ്യദേവതേ
നീലയാമിനീ തീരഭൂമിയിൽ
നീറുമെൻ ജീവനിൽ കുളിരുമായി നീ
വരൂ.. വരൂ... വരൂ...
(നീ വരൂ)

വിജനമീ വിഷാദഭൂമിയാകേ
നിൻ മിഴികളോ പൂക്കളോ
വിടർന്നു നിൽപ്പൂ സഖീ
ഇതളിൽ കണ്ണീരോ
നിലാവോ നീർമുത്തോ
(നീറുമെൻ)

കിളികളോ കിനാവു കണ്ടു പാടീ നിൻ
വളകളോ മൈനയോ കരളിൽ
പൊൻ വേണുവോ
കവിതേ നിൻ ചുണ്ടിൽ
കരിമ്പിൻ നീർമുത്തോ
(നീറുമെൻ)

(നീ വരൂ)

ചിത്രം
സ്വപ്നം

Babu Edakochi

നീ വിടപറയുമ്പോൾ

നീ വിട പറയുമ്പോൾ സൂര്യഹൃദയം പിടയുന്നു
ചിതയിലെ തീക്കനലും
ചിരിയിലെ പൂവിതളും
മുറിവും കിനാവുമായ് വന്ന സന്ധ്യേ...
നീ വിടപറയുമ്പോൾ
സൂര്യഹൃദയം പിടയുന്നു

കള്ളിമുൾക്കാടിന്റെ മൗനത്തിൽ
കണ്ണുമ്പിലടയുന്ന വീഥികളിൽ
ശരശയ്യയോ ശാപവീഥിയോ
നിണമൂറി വീഴുന്ന രണഭൂമിയോ
(നീ)

കണ്ണീരാറിന്റെ തീരത്തിൽ
കരിനാഗമിഴയുന്ന ഗോപുരത്തിൽ
വിഷഗന്ധമോ ബലിമന്ത്രമോ
തിറകൂടിയുണരുന്ന മൃഗഭേരിയോ
(നീ)

ചിത്രം
ധനം

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ചിത്ര

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
പെരുമ്പാവൂർ ജി.രവീന്ദ്രനാഥ്

591

നീ വിൺ പൂ പോൽ

നീ വിൺ പൂ പോൽ
ഇതളായ് തെളിയും വരമായ് നിറമായ്
ഞാൻ നിൻ ഉവിൺ ചിറകിൻ തണലിൽ കുളിരായ് മുഴുകി
ആലിൻ കൊമ്പിൽ കിളിയുണരുമ്പോൾ
ആകാശത്തമ്പിളിയുരുകുമ്പോൾ
ഇരുളല ചിതറിയ പുലരിയുണർന്നതി-
ലിന്നലെ മൂടിയ മഞ്ഞുരുകി
ഹിമജലമൊഴുകിയ പുഴയിലഴകിൽ നാ-
മിരുമെയ് പുണരും ചലനം ചലനം
[നീ വിൺ പൂ പോൽ]
കൊന്നപ്പൂക്കണിമുറ്റം നിറയും മേടരാവിൽ പാൽക്കിനാവിൽ
നിഴലായ് നിലാവായ് ചേർന്നു നാം
വെള്ളിമുകിലുകളോടിയൊളിഞ്ഞു ചന്ദനമേട്ടിൻ മേലെ
തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ഇലകളോതിയുള്ളിൽ തങ്ങും കിളിനുണകൾ
കഥകളിലാടിക്കാറ്റിൻ കൈയ്യിൽ കൈമാറും നേരം
കഥകളിലാടിക്കാറ്റിൻ കൈയ്യിൽ കൈമാറും നേരം
നാണത്തിരയിളകീ.....മേളം തുടിയിളകീ
അ അ അ അ അ അ [നീ വിൺ പൂ പോൽ]
താരത്തിരുമിഴി മാടിവിളിക്കെ മല്ലിക്കാവിൽ തെളിനീർക്കനവിൽ
പൂത്തിരുവാതിര കണ്ടു നാം
സോമരാഗപ്പൂക്കളുറങ്ങിയ നിർമ്മാല്യഹാരം ചൂടി നാം
തമ്മിൽത്തമ്മിൽ അറിവു പകരുമാനന്ദത്തിൻ
കടയിളകും രതിയുടെ അക്കരയിക്കരയോളം
കണ്ടു മടങ്ങുമ്പോൾ
രതിയുടെ അക്കരയിക്കരയോളം കണ്ടു മടങ്ങുമ്പോൾ
നാണത്തിരയിളകീ... മേളം മദമിളകീ..
അ അ അ അ അ അ അ അ അ അ.....
[നീ വിൺ പൂ പോൽ]

ചിത്രം
ഇന്നലെ

Babu Edakochi

നീയറിഞ്ഞോ മേലെ

നീയറിഞ്ഞോ മേലെ മാനത്ത്
ആയിരം ഷാപ്പുകൾ തുറക്കുന്നുണ്ട് (2)
ആ സ്വർഗത്തിലെ മുത്തച്ഛന്മാർക്ക്
ഇഷ്ടം പോലെ ഇനി കുടിക്കാമല്ലോ

(നീയറിഞ്ഞോ)

മടിച്ച കൊതിച്ച നിന്നിടാതെ
കുതിച്ച നമുക്കവിടെ പോകണം (2)
പറന്നു നമ്മൾ ഹാ വിരുന്നു വന്നു (2)
കദനത്തിൽ കഥയെല്ലാം മറക്കാമെടാ

(നീയറിഞ്ഞോ)

കുടിച്ച തല ചുറ്റി ഞാൻ ആകെ
കൊഴഞ്ഞു കൊഴ തെറ്റി പോയ് വീഴുമേ ..(2)
മനുഷ്യരല്ലേ നാം കുടിക്കുകിലും (2)
മനസ്സിന്റെ സമനില മാറാമോടാ

(നീയറിഞ്ഞോ ..)

593

നീയുറങ്ങിയോ നിലാവേ

നീയുറങ്ങിയോ നിലാവേ മഴനിലാവേ
പെയ്തിറങ്ങി വാ തുളുമ്പും മിഴി തലോടാൻ
ഒരു താരാട്ടിൻ തണലായ് മാറാം
നറു വെൺതൂവൽ തളിരാൽ മൂടാം
ഇടനെഞ്ചിൽ കൂട്ടും കാണാക്കൂട്ടിൽ
ഇടറും കിളിയുറങ്ങി
(നീയുറങ്ങിയോ..)

മനസ്സിനുള്ളിലെങ്ങോ മിന്നിത്തെന്നും
മയിൽപ്പീലി പൂ വാടിയോ
തണലിലിളവേൽക്കും ഉള്ളിനുള്ളിൽ
ചെറുമുള്ളുകൾ കൊണ്ടുവോ
നീ വിതുമ്പിയെന്നാൽ പിടയുന്നതെന്റെ കരളല്ലയോ
ഓളക്കാറ്റായ് തഴുകി വാ ഓമൽപ്പാട്ടായ് ഒഴുകിടാം
ഉരുകാതുതിരാതുറങ്ങാൻ മലർ മകളേ വായോ
(നീയുറങ്ങിയോ..)

കുരുന്നു ചിറകോടെ കൊഞ്ചിക്കൊണ്ടും
കുളിർമഞ്ഞുനീർത്തുമ്പികൾ.. ഓ..
അരിയ തിരിനാളം ദൂരെക്കണ്ടാൽ
പുതുപൂവുപോൽ പൂൽകുമോ
വേനലാണു ദൂരെ വെറുതെ പറന്നു മറയല്ലെ നീ
വാടിപ്പോകും കനവുകൾ നീറിക്കൊണ്ടും ചിറകുകൾ
മനസ്സിൻ മടിയിൽ മയങ്ങാൻ കിളിമകളേ വായോ
(നീയുറങ്ങിയോ..)

ചിത്രം
ഹിറ്റ്ലർ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, സുജാത	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	മോഹൻ സിത്താര

BabuEdakochi

നീയെന്റെ പാട്ടിൽ

നീയെന്റെ പാട്ടിൽ ശ്രീരാഗമായി
മാറോടു ചേരും മൺവീണയായി
താനേ തുളുമ്പും താരാട്ടുപോലെ
സ്നേഹാർദ്രമാകും തുമഞ്ഞുപോലെ
നീ വാ എൻ ചാരെ
നീയെന്റെ പാട്ടിൽ ശ്രീരാഗമായി
മാറോടു ചേരും മൺവീണയായി

തൊടുമ്പോൾ തുടിക്കും പൊൻപൂവേ
നീയിന്നെൻ സ്വന്തം
വിതുമ്പും മനസ്സിൽ നീ പൂത്താൽ
ഈ ജന്മം ധന്യം
ആദ്യമായ് കണ്ട നിൻ ആർദ്രമാം പുഞ്ചിരി
കൊതിയോടെന്നും എന്നുള്ളിൽ ചാർത്താൻ
നീയെന്റെ പാട്ടിൽ ശ്രീരാഗമായി
മാറോടു ചേരും മൺവീണയായി

ഇരുട്ടിൽ കൊളുത്തും പൊൻ നാളം
നിൻ സ്നേഹം മാത്രം
ഉഷസ്സിൽ തുളുമ്പും ഭൂപാളം
നിൻ പുണ്യം മാത്രം
പൂമുളം ചില്ലയിൽ പൂനിലാപക്ഷിപോൽ
മൊഴി തേടുന്ന എന്നുള്ളിൽ മൌനം
(നീയെന്റെ പാട്ടിൽ ശ്രീരാഗമായി)

ചിത്രം
നക്ഷത്രത്താരാട്ട്

595

നീയെൻ കിനാവോ

നീയെൻ കിനാവോ പൂവോ നിലാവോ
രാഗം തുളുമ്പും പൂന്തേൻ കുഴമ്പോ
നീയെൻ കിനാവോ പൂവോ നിലാവോ
രാഗം തുളുമ്പും പൂന്തേൻ കുഴമ്പോ
നീയെൻ മധുമതി മലർമിഴി മധുകണമുതിരും
രതിലയസുഖമായ് അമൃതിനു കുളിരായ് അഴകിനുമഴകായ്
ചിറകിനു ചിറകായ് ചിരികളിൽ ഉയിരായ് വാ
(നീയെൻ കിനാവോ)

നീയെൻ ഗാനങ്ങളിൽ നെഞ്ചിൻ താളങ്ങളിൽ
കാണും സ്വപ്നങ്ങളിൽ സ്വർഗ്ഗം തീർക്കുന്നുവോ (2)
നീയെൻ കനവിനു നിറമായ് മലരിനു മണമായ്
കരളിനു സുഖമായ് കലയുടെ ചിറകായ്
മിഴിയുടെ തണലായ് മൊഴിയുടെ കുളിരായ്
കവിതകൾ പാടാൻ വാ
(നീയെൻ കിനാവോ)

നീയെൻ കണ്ണീരിലും കാറ്റിൻ താരാട്ടിലും
കാണും വർണ്ണങ്ങളിൽ ജന്മം തേടുന്നുവോ
നീയെൻ കണ്ണീരിലും കാറ്റിൻ താരാട്ടിലും
കാണും വർണ്ണങ്ങളിൽ ജന്മം തേടുന്നുവോ
നീയെൻ പുലരിയിൽ ഉദയം സിരകളിൽ അമൃതം
മൊഴികളിൽ മധുരം മിഴികളിൽ നീലം
കുളിരിനു കുളിരായ് കുയിലിനു സ്വരമായ്
കിളിമൊഴി കളമൊഴി വാ
(നീയെൻ കിനാവോ)

ചിത്രം
ഹലോ മൈഡിയർ റോംഗ് നമ്പർ

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
കൈതപ്രം വിശ്വനാഥ്

Baby Edakochi

നീയൊരു പുഴയായ്

നീയൊരു പുഴയായ് തഴുകുമ്പോൾ ഞാൻ
പ്രണയം വിടരും കരയാകും
കനക മയൂരം നീയാണെങ്കിൽ
മേഘക്കനവായ് പൊഴിയും ഞാൻ
(നീയൊരു)

ഇല പൊഴിയും ശിശിരവനത്തിൽ നീ
അറിയാതൊഴുകും കാറ്റാകും
നിൻ മൃദുവിരലിൻ സ്പർശം കൊണ്ടെൻ
പൂമരമടിമുടി തളിരണിയും
ശാരദയാമിനി നീയാകുമ്പോൾ
യാമക്കിളിയായി പാടും ഞാൻ
ഋതുവിൻ ഹൃദയം നീയായ് മാറും
പ്രേമസ്പന്ദനമാവും ഞാൻ
(നീയൊരു)

കുളിർമഴയായ് നീ പുണരുമ്പോൾ
പുതുമണമായ് ഞാൻ ഉണരും
മഞ്ഞിൻ പാദസരം നീ അണിയും
ദലമർമരമായ് ഞാൻ ചേരും
അന്ന് കണ്ട കിനാവിൻ ത്തുവൽ
കൊണ്ടു നാമൊരു കൂടണിയും
പിരിയാൻ വയ്യാ പക്ഷികളായ് നാം
തമ്മിൽ തമ്മിൽ കഥ പറയും
(നീയൊരു)

ചിത്രം
തിളക്കം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഒ.എൻ.വി

സംഗീതം
ബോംബെ രവി

Babu Edakochi

നീരാട്ടുവാൻ നിളയിൽ

നീരാട്ടുവാൻ നിളയിൽ നീരാട്ടുവാൻ
നീയെന്തെ വൈകി വന്നു പൂന്തിങ്കളേ (2)

ഈറനാം വെൺനിലാവിൻ പൂമ്പുടവയഴിഞ്ഞു
ഈ നദിതൻ പുളിനങ്ങൾ ചന്ദനക്കളിരണിഞ്ഞു
പൂമ്പുടവ തുമ്പിലെ കസവെട്ടുത്തു
പൂക്കൈത കന്യകമാർ മുടിയിൽ വെച്ചു

(നീരാട്ടുവാൻ)

ആറ്റുവഞ്ചി പൂക്കളും കാറ്റിലാടിയുലഞ്ഞു
ആലിമാലി മണൽത്തട്ടും ആതിരപ്പൂവണിഞ്ഞു
ആലിന്റെ കൊമ്പത്തെ ഗന്ധർവനോ
ആരെയോ മന്ത്രമോതി ഉണർത്തിടുന്നു

(നീരാട്ടുവാൻ)

ചിത്രം
നഖക്ഷതങ്ങൾ

Babu Edakochi

നീലക്കുയിലേ ചൊല്ലൂ

നീലക്കുയിലേ ചൊല്ലൂ
മാരിക്കിളിയേ ചൊല്ലൂ
നീയെന്റെ മാരനെ കണ്ടോ
തങ്കത്തേരിൽ വന്നെൻ
മാറിൽ പടരാനിന്നെൻ
പുന്നാര തേൻകുടം വരുമോ
മുത്തിച്ചുവപ്പിക്കാൻ കോരിത്തരിപ്പിക്കാൻ
എത്തുമെന്നോ കള്ളനെത്തുമെന്നോ (2)
(നീലക്കുയിലേ)

കതിവന്നൂർ പുഴയോരം കതിരാടും പാടത്ത്
പൂമാലപ്പെണ്ണിനെ കണ്ടോ
കണിമഞ്ഞിൻ കുറിയോടെ ഇലമഞ്ഞിൻ കുളിരോടെ
അവനെന്നെ തേടാറുണ്ടോ
ആ പൂങ്കവിൾ വാടാറുണ്ടോ
ആരോമലീ ആതിര രാത്രിയിൽ അരികെ വരുമോ
(നീലക്കുയിലേ)

അയലത്തെ കൂട്ടാളർ കളിയാക്കി ചൊല്ലുമ്പോൾ
നാണം തുളുമ്പാറുണ്ടോ
കവിളത്തെ മറുകിന്മേൽ വിരലോടിച്ചവളെന്റെ
കാരിയം ചൊല്ലാറുണ്ടോ
ആ പൂമിഴി നിറയാറുണ്ടോ
അവളമ്പിളിപ്പാൽക്കുടം തുവിയെന്നരികിൽ വരുമോ
(നീലക്കുയിലേ)

ചിത്രം
അദ്വൈതം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	ജയകുമാർ	രവീന്ദ്രൻ

599

നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ പൂക്കുന്ന

നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ പൂക്കുന്ന വീഥിയിൽ
നിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിന്നു
ഒരു കൃഷ്ണ തുളസിക്കതിരുമായ് നിന്നെ ഞാൻ
ഇന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചു നിന്നു
നീയിതു കാണാതെ പോകയോ
നീയിതു ചൂടാതെ പോകയോ
(നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ പൂക്കുന്ന വീഥിയിൽ ആ ആ ആ)

ആഷാഢമാസ നിശീഥിനിതൻ വനസീമയിലൂടെ നീ
ആരും കാണാതെ... ആരും കേൾക്കാതെ...
എന്നിലേക്കെന്നും വരുന്ന എൻ മൺകുടിൽ തേടി വരുന്ന
നീയിതു കാണാതെ പോകയോ
നീയിതു ചൂടാതെ പോകയോ
(നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ പൂക്കുന്ന വീഥിയിൽ ആ ആ ആ)

ലാസ്യനിലാവിന്റെ ലാളനമേറ്റു ഞാനൊന്നു മയങ്ങി
കാറ്റും കാണാതെ... കാടും ഉണരാതെ....
എന്റെ ചാരത്തു വന്ന എൻ പ്രേമനൈവേദ്യമണിഞ്ഞു
നീയിതു കാണാതെ പോകയോ
നീയിതു ചൂടാതെ പോകയോ

നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ പൂക്കുന്ന വീഥിയിൽ
നിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിന്നു
ഒരു കൃഷ്ണ തുളസിക്കതിരുമായ് നിന്നെ ഞാൻ
ഇന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചു നിന്നു
നീയിതു കാണാതെ പോകയോ
നീയിതു ചൂടാതെ പോകയോ
(നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ പൂക്കുന്ന വീഥിയിൽ
ആ ആ ആ)

ചിത്രം
നീലക്കടമ്പ്

Babu Edakochi

നീലഗിരിയുടെ സഖികളേ

സുപ്രഭാതം സുപ്രഭാതം സുപ്രഭാതം
നീലഗിരിയുടെ സഖികളേ ജ്വലാമുഖികളേ
ജ്യോതിർമയിയാം ഉഷസ്സിന്
വെള്ളിച്ചാമരം വീശും മേഘങ്ങളേ
സുപ്രഭാതം സുപ്രഭാതം സുപ്രഭാതം

അഞ്ജനക്കല്ലുകൾ മിനുക്കിയടുക്കി
അഖിലാണ്ഡമണ്ഡല ശില്പി
പണിതിട്ടും പണിതിട്ടും
പണി തീരാത്തൊരു പ്രപഞ്ചമന്ദിരമേ
നിന്റെ നാലുകെട്ടിന്റെ പടിപ്പുരമുറ്റത്ത്
ഞാനെന്റെ മുറികുടി പണിയിച്ചോട്ടെ
ആഹാ ഹാ... ആഹാ ഹാ... ആഹാ ഹാ...
(നീലഗിരിയുടെ)

ആയിരം താമരയിതളുകൾ വിടർത്തി
അരയന്നങ്ങളെ വളർത്തി
വസന്തവും ശിശിരവും കളിക്കാനിറങ്ങുന്ന
വനസരോവരമേ
നിന്റെ നീലവാർമുടിച്ചുരുളിന്റെയറ്റത്ത്
ഞാനെന്റെ പൂ കുടി ചൂടിച്ചോട്ടെ
ആഹാ ഹാ... ആഹാ ഹാ... ആഹാ ഹാ...
(നീലഗിരിയുടെ)

ചിത്രം
പണിതീരാത്ത വീട്

601

Babu Edakochi

നീലജലാശയത്തിൽ

നീലജലാശയത്തിൽ ഹംസങ്ങൾ
നീരാടും പൂങ്കുളത്തിൽ..
നീർപ്പോളകളുടെ ലാളനമേറ്റൊരു
നീലത്താമര വിരിഞ്ഞു...
(നീലജലാശയത്തിൽ)

ഹൃദയം പൂമ്പൊയ്കയായി
ഹംസങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളായി
ആയിരമായിരം അഭിലാഷങ്ങൾ
തെളിനീർക്കുമിളകളായി
അവയുടെ ലാളനം ഏറ്റുമയങ്ങും
നീയൊരു താമരയായി
നീലത്താമരയായി

(നീലജലാശയത്തിൽ)

നിമിഷം വാചാലമായി
ജന്മങ്ങൾ സഫലങ്ങളായി
നിന്നിലുമെന്നിലും ഉൾപ്രേരണകൾ
ഉത്സവമത്സരമാടി
നിശയുടെ നീലിമ നമ്മുടെ മുന്നിൽ
നീർത്തിയ കമ്പളമായി
ആദ്യസമാഗമമായി

(നീലജലാശയത്തിൽ)

ചിത്രം
അംഗീകാരം

പാടിയത്
കെ.പി.ബ്രഹ്മാനന്ദൻ

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

Babu Edakochi

നീല നിശീഥിനീ

നീല നിശീഥിനീ നിൻ മണിമേടയിൽ
നിദ്രാവിഹീനയായ് നിന്നു
നിൻ മലർവാടിയിൽ നീറുമൊരോർമ്മപോൽ
നിർമ്മലേ ഞാൻ കാത്തു നിന്നൂ
നിന്നു നിന്നു ഞാൻ കാത്തു നിന്നൂ

(നീല)

ജാലകവാതിലിൻ വെള്ളിക്കൊളുത്തുകൾ
താളത്തിൽ കാറ്റിൽ കിലുങ്ങീ (ജാലക)
വാതിൽ തുറക്കുമെന്നോർത്തു വിടർന്നിതെൻ
വാസന്ത സ്വപ്നദളങ്ങൾ (2)
ആ...ആ...ആ

(നീല)

തേനൂറും ചന്ദ്രിക തേങ്ങുന്ന പൂവിന്റെ
വേദന കാണാതെ മാഞ്ഞു (തേനൂറും)
തേടി തളരും മിഴികളുമായ് ഞാൻ
ദേവിയെ കാണുവാൻ നിന്നൂ (2)
ആ...ആ....ആ..

(നീല)

ചിത്രം
സി.ഐ.ഡി നസീർ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, മാധുരി	വയലാർ	സലിൽ ചൗധരി

603

നീലപ്പൊന്മാനേ

നീലപ്പൊന്മാനേ എന്റെ നീലപ്പൊന്മാനേ
വെള്ളിവെയില് നെയ്ത പുടവ വേണോ
പുളിയിലക്കര പുടവ വേണോ
ചോലപ്പൊന്മാനെ (നീല)

കാക്കപ്പൂലനാൾ പാലരി ഇന്ന്
കാവിലെല്ലാം കാവടി
കൊച്ചുകാവളം കാളി
തങ്കത്താലിതീർക്കാറായ്
മനസ്സേ തേൻ കുടിക്കൂ നീ
നീലപ്പൊന്മാനേ എന്റെ നീലപ്പൊന്മാനേ
വെള്ളിവെയില് നെയ്ത പുടവ തരുമോ
പുളിയിലക്കര പുടവ തരുമോ ചോലപ്പൊന്മാനെ

വീട്ടിലെത്താൻ നേരമായ് മുളം-
കൂട്ടിലെത്താൻ നേരമായ്
കൊച്ചു കന്നിപ്പൂവാലീ
കന്നിമാല കോർക്കാറായ്
മനസ്സേ തേൻ കുടിക്കൂ നീ (നീല)

തേൻവരിക്ക കാട്ടിലെ
വെൺ തേക്ക പൂക്കും കാട്ടിലെ
പിഞ്ചു പീലിച്ചെങ്ങാലീ
നിന്റെ പാട്ടു ഞാൻ കേട്ടു
മനസ്സേ താളമാകൂ നീ (നീല)

ചിത്രം
നെല്ല്

Babu Edakochi

നീലമല പൂങ്കുയിലേ

നീലമല പൂങ്കുയിലേ നീ കൂടെ പോരുന്നോ
നിൻ ചിരിയാൽ ഞാനുണർന്നു
നിന്നഴകാൽ ഞാൻ മയങ്ങീ (2)

കാവേരിക്കരയിൽ നിനക്കു വാഴാനൊരു കൊട്ടാരം
വാഴാനൊരു കൊട്ടാരം (2)
കബനീനദിക്കരയിൽ കളിയാടാനൊരു പൂന്തോട്ടം
കുളിക്കാനൊരു പൂഞ്ചോല
കുടിക്കാനൊരു തേൻ ചോല (2)
ഒരുക്കി നിന്നെ കൂട്ടാൻ വന്നു
ഓണക്കുയിലെ വന്നീടുക നീ
(നീല..)

മാരിമുകിൽ തേൻമാവിന്റെ
മലരണിയും കൊമ്പത്ത് (2)
ആടാനും പാടാനും പൊന്നൂഞ്ഞാൽ കെട്ടീ ഞാൻ
പൊന്നൂഞ്ഞാൽ കെട്ടീ ഞാൻ
മഴവില്ലിൻ ഊഞ്ഞാല
മാഞ്ചോട്ടിലൊരുഞ്ഞാല (2)
നിനക്കിരിക്കാൻ ഇണക്കി വന്നു
നീലക്കുയിലേ വന്നീടുക നീ
(നീല...)

ചിത്രം
പൊന്നും പൂവും

Babu Edakochi

നീലരാവിലിന്നു നിന്റെ

നീലരാവിലിന്നു നിന്റെ താരഹാരമിളകി (2)
സോമബിംബകാന്തിയിന്നു ശീതളാംഗമേകി
പാർവതീ പരിണയയാമമായി
ആതിരേ ദേവാംഗനേ
കുളിരഴകിൽ ഗോരോചനമെഴുതാനണയൂ

(നീല...)

ശ്യാമരാജിയിൽ രാവിന്റെ സൗരഭങ്ങളിൽ
രാഗപൂരമാർന്നു വീഴുമാരവങ്ങളിൽ ആ..ആ... (2)
പനിമതിമുഖി ബാലേ ഉണരൂ നീ ഉണരൂ
അരികിൽ നിറമണിയും പടവുകളിൽ കതിരൊളി തഴുകും
നിളയിൽ സ്വരമൊഴുകി ധനുമാസം ഋതുമതിയായി

(നീല...)

കാൽച്ചിലമ്പുകൾ ചൊല്ലുന്ന പരിഭവങ്ങളിൽ
പ്രേമധാര ഊർന്നലഞ്ഞ കൗതുകങ്ങളിൽ ആ..ആ.ആ. (2)
അലർശരപരിതാപം കേൾപ്പൂ ഞാൻ കേൾപ്പൂ
അലിയും പരിമൃദുവാം പദഗതിയിൽ
അരമണിയിളകുമൊരണിയിൽ അലഞൊറിയിൽ
കസവണികൾ വിടരുകയായ്

(നീലരാവിലിന്നു...)

ചിത്രം
കുടുംബസമേതം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	പൂവ്വച്ചൽ ഖാദർ	ഗംഗൈ അമരൻ

Babu Edakochi

നീലവാനച്ചോലയിൽ

നീലവാനച്ചോലയിൽ നീന്തിടുന്ന ചന്ദ്രികേ...(2)
ഞാൻ രചിച്ച കവിതകൾ
നിന്റെ മിഴിയിൽ കണ്ടു ഞാൻ
വരാതെ വന്ന എൻ...ദേവീ...

(നീലവാന...)

കാളിദാസൻ പാടിയ മേഘദൂതമേ...
ദേവിദാസനാകുമെൻ രാഗഗീതമേ...
ചൊടികളിൽ തേൻകണം ഏന്തിടും പെൺകിളി (2)
നീയില്ലെങ്കിൽ ഞാനേകനായ്
എന്റേയീ മൗനം മാത്രം...

(നീലവാന...)

ഞാനും നീയും നാളെയായ് മാല ചാർത്തിടാം...
വാനും ഭൂവും ഒന്നായ് വാഴ്ത്തി നിന്നിടാം..
മിഴികളിൽ കോപമോ...വിരഹമോ...ദാഹമോ..(2)
ശ്രീദേവിയേ..എൻ ജീവനേ...
എങ്ങോ നീ അവിടേ ഞാനും....

(നീലവാന...)

ചിത്രം
പ്രേമാഭിഷേകം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
മാധുരി	വയലാർ	ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

നീലാംബരമേ താരാപഥമേ

നീലാംബരമേ.... താരാപഥമേ...
ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾക്കു ദുഃഖങ്ങൾ നൽകിയ
ദൈവമിപ്പൊഴും അവിടെയുണ്ടോ..
അവിടെയുണ്ടോ...

വെള്ളിച്ചൂരല്ലും ചുഴറ്റി...
വെള്ളത്താടിയും പറത്തി..
നക്ഷത്രപ്പളുങ്കുകൾ പാകിയ വഴിയിൽ
നടക്കാനിറങ്ങാറുണ്ടോ....
ദൈവം നടക്കാനിറങ്ങാറുണ്ടോ..
കണ്ണീരിവിടെ കടലായി....
ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടൊരുപാടു നാളായി...

(നീലാംബരമേ..)

എല്ലാ പൂക്കളും വിടർത്തി....
എല്ലാ മോഹവും ഉണർത്തി...
കർപ്പൂരവിളക്കുമായ് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെ
കടക്കണ്ണെറിയാറുണ്ടോ......
ദൈവം കടക്കണ്ണെറിയാറുണ്ടോ...
കണ്ണീരിവിടെ കടലായി....
ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടൊരുപാടു നാളായി......

(നീലാംബരമേ..)

ചിത്രം
ശരശയ്യ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി	ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

നീലാംബുജങ്ങൾ വിടർന്നു

നീലാംബുജങ്ങൾ വിടർന്നു
നീലാരവിന്ദായദാക്ഷിയെ തേടി
നീലാംബുജങ്ങൾ വിടർന്നു
നിറമാല വാനിൽ തെളിഞ്ഞു
നീരദവേണിയാം ദേവിയെ തേടി
നിറമാല വാനിൽ തെളിഞ്ഞു

ആരാമദേവതേ നീ കണ്ടതുണ്ടോ
ആ ഗാനകല്ലോലിനിയെ
ഓരോ കിനാവിലും അനുരാഗഗീതങ്ങൾ
പാടി മറയും പ്രവാഹിനിയെ
സ്വപ്നം ചിലപ്പോൾ ഫലിക്കുമല്ലോ
അന്നെൻ ചിത്രത്തിൽ ജീവൻ തുടിക്കുമല്ലോ

(നീലാംബുജങ്ങൾ)

ആലോലംകാറ്റേ നീ പുൽകിയതുണ്ടോ
ആ സ്വർഗ്ഗവൃന്ദാവനിയെ
ഓരോ ഋതുവിലും അഭിലാഷപുഷ്പങ്ങൾ
ഋവി മറയും നിരാമയിയെ
സ്വപ്നം ചിലപ്പോൾ ഫലിക്കുമല്ലോ
അന്നെൻ ചിത്രത്തിൽ ജീവൻ തുടിക്കുമല്ലോ

(നീലാംബുജങ്ങൾ)

ചിത്രം
സത്യവാൻ സാവിത്രി

പാടിയത്
ബോംബെ ജയശ്രീ

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

609

നീലാഞ്ജനപ്പൂവിൻ

നീലാഞ്ജനപ്പൂവിൻ താലാട്ടൂഞ്ഞാലിൽ
തേവാരം നൽകുമീ തങ്കക്കൈനീട്ടം
ചന്ദ്രനോ സൂര്യനോ പുലരിയോ താരമോ
ദ്വാപരം തേടുമെൻ പുണ്യമോ കണ്ണനോ

യമുനയിൽ കുഴലൂതണം നീലപ്പീലി ഇളകുമാറാടണം
ഇന്നുമീ തറവാട്ടിലെ നാലകങ്ങൾ നീളെ നീ ഓടണം
നിൻ ജാതകർമവും ശ്രുതി വേദമന്ത്രവും (2)
തെളിയണം പൈതൃകം ധന്യമായ് മാറണം

നീലാഞ്ജനപ്പൂവിൻ താലാട്ടൂഞ്ഞാലിൽ
തേവാരം നൽകുമീ തങ്കക്കൈനീട്ടം
ചന്ദ്രനോ സൂര്യനോ പുലരിയോ താരമോ
ദ്വാപരം തേടുമെൻ പുണ്യമോ കണ്ണനോ

സംക്രമം നീയാവണം
സങ്കല്പങ്ങൾ നൈവേദ്യമായ് നിറയണം
ഗോകുലം വിളയാടണം
ഗായത്രിയിൽ ജന്മപുണ്യമണിയണം
അറിയാതെയെങ്കിലും ഒരു പാപകർമവും
അരുതു നിൻ പൈതൃകം ധന്യമായ് തീരണം
നീലാഞ്ജനപ്പൂവിൻ താലാട്ടൂഞ്ഞാലിൽ
തേവാരം നൽകുമീ തങ്കക്കൈനീട്ടം
ചന്ദ്രനോ സൂര്യനോ പുലരിയോ താരമോ
ദ്വാപരം തേടുമെൻ പുണ്യമോ കണ്ണനോ

ചിത്രം
പൈതൃകം

പാടിയത്
ശ്രീകുമാർ

രചന
ബിച്ചുതിരുമല

സംഗീതം
എസ്.ബാലകൃഷ്ണൻ

610

നീർപ്പളുങ്കുകൾ

നീർപ്പളുങ്കുകൾ ചിതറി വീഴുമീ
നിമിഷസാഗരം ശാന്തമാകുമോ
അകലെയകലെ എവിടെയോ
നോവിൻ അല ഞൊറിഞ്ഞുവോ
(നീർപ്പളുങ്കുകൾ)

നീലമേഘമേ നിന്റെയുള്ളിലെ
നൊമ്പരങ്ങളും പെയ്തൊഴിഞ്ഞുവോ
കണ്ണുനീർക്കണം കന്മദങ്ങളായ്
കല്ലിനുള്ളിലും ഈറനേകിയോ
തേങ്ങുമ്പോഴും തേടുന്നു നീ
വേഴാമ്പലിൻ കേഴും മനം
ഏതേതോ കനവിന്റെ കനിവിന്റെ തീരങ്ങളിൽ
നോവിൻ തിര മുറിഞ്ഞുവോ
(നീർപ്പളുങ്കുകൾ)

പിൻനിലാവുമായ് മാഞ്ഞ പഞ്ചമി
രാക്കിനാവിൽ നീ യാത്രയാകയോ
നീന്തി നീന്തി നിൻ പാൽ നയമ്പുകൾ
പാതി തേഞ്ഞതും നീ മറന്നുവോ
ശശികാന്തമായ് അലിയുന്നു നിൻ
ചിരിയുണ്ണുവാൻ കിളിമാനസം
ഓരോരോ കരിമേഘ നിഴലായ് മൂടുന്നുവോ
രാവിൻ മിഴി നനഞ്ഞുവോ
(നീർപ്പളുങ്കുകൾ)

ചിത്രം
ഗോഡ്ഫാദർ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്

സംഗീതം
മോഹൻ സിത്താര

611

BabuEdakochi

നീൾമിഴിപ്പീലിയിൽ

നീൾമിഴിപ്പീലിയിൽ നീർമണി തുളുമ്പി
നീയെന്നരികിൽ നിന്നു
കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കാതെ ഒന്നും പറയാതെ..
നിന്നു ഞാനുമൊരന്യനെപ്പോൽ
വെറും അന്യനെപ്പോൽ

(നീൾമിഴിപ്പീലിയിൽ)

ഉള്ളിലെ സ്നേഹപ്രവാഹത്തിൽ നിന്നൊരു
തുള്ളിയും വാക്കുകൾ പകർന്നീല്ലാ (2)
മാനസഭാവങ്ങൾ മൌനത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു
മാനിനീ ഞാനിരുന്നു..

(നീൾമിഴിപ്പീലിയിൽ)

അജ്ഞാതനാം സഹയാത്രികൻ ഞാൻ
നിന്റെ ഉൾപ്പൂവിൻ തുടിപ്പുകൾ അറിയുന്നു (2)
നാമറിയാതെ നാം കൈമാറിയില്ലെത്ര
മോഹങ്ങൾ.. നൊമ്പരങ്ങൾ.

(നീൾമിഴിപ്പീലിയിൽ)

ചിത്രം
വചനം

പാടിയത്
താജുദ്ദീൻ വടകര

രചന
നാസർ

സംഗീതം
വടകര കുഞ്ഞുമോൻ

Baby Edakochi

നെഞ്ചിനുള്ളിൽ നീയാണ്

നെഞ്ചിനുള്ളിൽ നീയാണ്
കണ്ണിൻ മുന്നിൽ നീയാണ്
കണ്ണടച്ചാൽ നീയാണ് ഫാത്തിമാ ഫാത്തിമാ (3)

സ്നേഹിച്ച സ്നേഹിച്ച കൊതി തീരും മുൻപേ നീ
എന്നെ തനിച്ചാക്കി അകന്നിടുമോ (2)
ഒന്നും ഒന്നും രണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്നുമൊന്നാണ്
എന്റെയുള്ളിൽ നീയാണ് ഫാത്തിമാ ഫാത്തിമാ
(നെഞ്ചിനുള്ളിൽ.)

ഏഴാം കടലിന്നടിയിൽ ഒളിച്ചാലും
നിന്നെ ഞാൻ തേടിയെത്തും പൂമീനെ (2)
ഒന്നും ഒന്നും മിണ്ടാതെ
എന്റെ നൊമ്പരം കാണാതെ
എന്റെ ഖൽബിന്നോളിവെ..
ഫാത്തിമാ...ഫാത്തിമാ..
(നെഞ്ചിനുള്ളിൽ)

ഒരു നാളിൽ ഞാനവിടെ വരുന്നുണ്ട പൂമോളെ
മഹർമാലയണിയിക്കാൻ നിൻ ചാരെ (2)
താളമേളം ഇല്ലാതെ
നാരികൾ ഒപ്പന പാടാതെ
നിന്നെ ഞാൻ എൻ സ്വന്തമാക്കിടാം
ഫാത്തിമാ ഫാത്തിമാ..
(നെഞ്ചിനുള്ളിൽ)

ആൽബം
ഖൽബാണ് ഫാത്തിമ

613

Babu Edakochi

നെറ്റിയിൽ പൂവുള്ള

നെറ്റിയിൽ പൂവുള്ള സ്വർണ്ണ ചിറകുള്ള പക്ഷീ
നീ പാടാത്തതെന്തേ
ഏതു പൂമേട്ടിലോ മേടയിലോ നിന്റെ
തേൻകുടം വെച്ചു മറന്നു പാട്ടിന്റെ
തേൻകുടം വെച്ച് മറന്നു
(നെറ്റിയിൽ...)

താമരപ്പൂമൊട്ടു പോലെ നിന്റെ
ഓമൽക്കുരുന്നുടൽ കണ്ടു
ഗോമേദകത്തിൻ മണികൾ പോലെ
ആ മലർ കണ്ണുകൾ കണ്ടു
പിന്നെയാ കൺകളിൽ കണ്ടു നിന്റെ
തേൻകുടം പൊയ് പോയ ദുഃഖം
(നെറ്റിയിൽ..)

തൂവൽത്തിരികൾ വിടർത്തി നിന്റെ
പൂവൽ ചിറകുകൾ വീശി
താണു പറന്നു പറന്നു വരൂ എന്റെ
പാണിതലത്തിലിരിക്കൂ
എന്നും നിനക്കുള്ളതല്ലേ എന്റെ നെഞ്ചിലെ
പാട്ടിന്റെ പാൽകിണ്ണം
(നെറ്റിയിൽ..)

ചിത്രം
മണിവത്തൂരിലെ ആയിരം
ശിവരാത്രികൾ

പാടിയത് യേശുദാസ്	രചന ഭാസ്കരൻ	സംഗീതം ചിദംബരനാഥ്

614

പകൽക്കിനാവിൻ

പകൽക്കിനാവിൻ സുന്ദരമാകും പാലാഴിക്കരയിൽ
പണ്ടേ നിന്നെക്കണ്ടിട്ടുണ്ടൊരു പവിഴക്കൽപ്പടവിൽ
എപ്പോഴെന്നറിയില്ലാ എന്നാണെന്നറിയില്ലാ
എന്നാണെന്നറിയില്ലാ
നൂപുരമിട്ടൊരു തിരകൾ കടലിൻ ഗോപുരനടയിൽ വന്നല്ലോ
കാലിൽതൊട്ടു വിളിയ്ക്കുകയായ് ജലകേളിക്കായ് നിന്നെ
എപ്പോഴെന്നറിയില്ലാ എന്നാണെന്നറിയില്ലാ
എന്നാണെന്നറിയില്ലാ

(പകൽക്കിനാവിൻ)

പരിചിതമേതോ ഗാനം പാടി
അരികത്തായ് ഞാൻ നിന്നല്ലോ
സുരഭീമാസം തരിവളചാർത്തിയ
മന്ദാരത്തിൻ ചോട്ടിൽ
രാഗമെനിക്കറിയില്ല താളമെനിക്കറിയില്ല
താളമെനിക്കറിയില്ല.....

(പകൽക്കിനാവിൻ.)

പുലർകാലത്തിൻ പൂമ്പൊടി പൂത്തൻ
കവിതകളെഴുതി മണ്ണിൽ
കരളിലെമാനിന കറുകകൊടുത്താ കൽപ്പടവിൽ നീ നിന്നു
എപ്പോഴെന്നറിയില്ലാ എന്നാണെന്നറിയില്ലാ
എന്നാണെന്നറിയില്ലാ

(പകൽക്കിനാവിൻ)

ചിത്രം
പകൽക്കിനാവ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	പൊൻകുന്നം ദാമോദരൻ	എം.ജയചന്ദ്രൻ

615

പച്ചപ്പനം തത്തേ

പച്ചപ്പനം തത്തേ പുന്നാര പൂമുത്തേ
ആഹാ ആ..ആ..ആ..ആ
പച്ചപ്പനം തത്തേ പുന്നാര പൂമുത്തേ
പുന്നെല്ലിൻ പൂങ്കരളേ (പച്ചപ്പനം തത്തേ..)
ഉച്ചക്കു നീയെന്റെ കൊച്ചുവാഴത്തോപ്പിൽ
ഒന്നു വാ പൊന്നഴകേ
(പച്ചപ്പനം...)
നീ ഒന്നു വാ പൊന്നഴകേ

തെയ്യന്നം തെയ്യന്നം പാടുന്ന പാടത്ത്
നീയൊന്നു പാടഴകേ
കൊയ്യുന്ന കൊയ്ത്തരിവാളിന്നു കിക്കിളി
പെയ്യുന്ന പാട്ടു പാട്
(പച്ചപ്പനം തത്തേ...)
ആഹാ ആ...ആ..ആ.ആ

നീലച്ച മാനം വിതാനിച്ച മിന്നിയ
നിന്നിളം ചുണ്ടാലേ
പൊന്നിൻ കതിർക്കുല കൊത്തിയെടുത്ത് നീ
പൊങ്ങിപ്പറന്നാലോ
അക്കാണും മാമല വെട്ടി വയലാക്കി
ആരിയൻ വിത്തെറിഞ്ഞേ
അക്കാരിയം നിന്റെ ഓമനപ്പാട്ടിന്റെ
ഈണമാണെൻ കിളിയേ
(പച്ചപ്പനം തത്തേ...)

ചിത്രം
നോട്ടം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
പി.സുശീല	വയലാർ	ദേവരാജൻ

616

പഞ്ചതന്ത്രം കഥയിലെ

പഞ്ചതന്ത്രം കഥയിലെ പഞ്ചവർണ്ണ കുടിലിലെ
മാണിക്യപൈങ്കിളി മാനം പറക്കുന്ന
വാനമ്പാടിയെ സ്നേഹിച്ചു
ഒരു വാനമ്പാടിയെ സ്നേഹിച്ചു
കൂട്ടുകാരറിഞ്ഞില്ലാ വീട്ടുകാരറിഞ്ഞില്ലാ
കൂട്ടിലിരുന്നവൻ കനവു കണ്ടു
ഒരോ കിനാവിലും മാലാഖമാർ വന്നു..
ശോശന്ന പുഷ്പങ്ങൾ ചൂടിച്ചു
പഞ്ചതന്ത്രം കഥയിലെ..പഞ്ചവർണ്ണ കുടിലിലെ..
മാണിക്യ പൈങ്കിളി മാനം പറക്കുന്ന
വാനമ്പാടിയെ സ്നേഹിച്ചു
ഒരു..വാനമ്പാടിയെ സ്നേഹിച്ചു

കൂട്ടുകാരറിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടുകാരറിഞ്ഞപ്പോൾ
നാട്ടുമ്പുറത്തതു പാട്ടായി..
ഇന്നോ നാളെയൊ മനസ്സു ചോദ്യത്തിനു..
വന്നെങ്കിലെന്നവളാശിച്ചു
അവൻ വന്നെങ്കിലെന്നവൾ ആശിച്ചു
പഞ്ചതന്ത്രം കഥയിലെ പഞ്ചവർണ്ണ കുടിലിലെ
മാണിക്യ പൈങ്കിളി മാനം പറക്കുന്ന
വാനമ്പാടിയെ സ്നേഹിച്ചു
ഒരു വാനമ്പാടിയെ സ്നേഹിച്ചു

ചിത്രം
നദി

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ജോൺസൺ

617

പഞ്ചവർണ്ണ പൈങ്കിളി

പഞ്ചവർണ്ണ പൈങ്കിളി പെണ്ണേ
ഇന്നെനിക്കൊരു ദൂതു പോകാമോ
ആരാരും കാണാതെ ഒന്നവിടെ ചെല്ലാമോ
കുറിമാനം നൽകി പോരാമോ

(പഞ്ച...)

ഏതു രാഗം പാടണം ഞാൻ
ഇനിയവനെ കാണുമ്പോൾ
എന്തു മധുരം നൽകണം ഞാൻ
അവനെന്നെ പുണരുമ്പോൾ (2)
അറിയാതെ..ഓ..ഓ..ഓ
അറിയാതെന്നനുരാഗ തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്
സ്നേഹത്തിൻ കന്നിതിങ്കൾ പൂക്കുന്നു

(പഞ്ച..)

എന്റെയുള്ളിൽ കണ്ടതെല്ലാം പറയാനിന്നറിയില്ല
എന്റെ തീരാ മോഹമൊന്നും ഒരു രാവിൽ തീരില്ല (2)
ആരാരോ..ഓ..ഓ..ഓ..
ഈ രാവിനി മായില്ലെന്നാരാരോ മൊഴിയുന്നു
ഇടനെഞ്ചിൽ പെയ്തുണരുന്നു കിന്നാരം

(പഞ്ച..)

ചിത്രം
സല്ലാപം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ശ്രീകുമാർ	ബിച്ചുതിരുമല	എ.ആർ.റഹ്മാൻ

618

പടകാളി ചണ്ഡി ചങ്കരി

പടകാളി ചണ്ഡി ചങ്കരി പോർക്കലി മാക്കിരി
ഭഗവതി അടിയനിൽ
അലിവോടിന്നിത്തിരി കനിയണമേ..
പറമേളം ചെണ്ട ചേങ്കില ധിം കിണി മദ്ദളം
അരമണി കിണി കിണി
പലതാളം തക്കിട കിട തക താ...
ചുവടിതിലിനി ഒരു ഞൊടി പിഴയരുതെ ഹൊയ്
അമ്മാ ഹൊയ് ഹൊയ്
അടവുകളുടെ ചുട്ട പകിടകളുരുളണമൊരു
വരമിനിയതിനരുളണമേ
ഒതുങ്ങി പതുങ്ങിയൊതുങ്ങി ചുളുങ്ങി ച്ഛെ ച്ഛെ
വണങ്ങി കുണുങ്ങി മണുങ്ങൻ
തലങ്ങും വിലങ്ങും കുരുങ്ങി പരുങ്ങി
അയ്യേ ഈ മരമടിയനു ഞാനെതിരല്ലട പോ

കുന്നമ്മേലഞ്ചാറെട്ടില്ലത്തേരി പിരി കടലുകളെനി രു
കുന്നിത്തെ വക്കണേഡൊ
ആ കുന്നിത്തെ മേലേയെൻ അന്തിക്കിടയിലഡക്കില കായ്ച്ചു
കണ്ടപ്പം മാങ്ങാപ്പഴം
തൊലിയോടു തൊലി തൊലിയടിയോരിടിക്കുഴവി
വയ് വയ്.. അമ്മാ ഹൊയ് ഹൊയ്..
കുഴവിയിലേഴു മുത്ത് കിഴവികളഴകൊട്
ചറപറ ചറപറ ഇടിയിടിയോ
ഇടിച്ചും പിടിച്ചും വലിച്ചും തൊഴിച്ചും വാ വാ
കറിക്കു നറുക്കും ചെറുക്കാ..
മെതിച്ചും ചതച്ചും മൊരിച്ചും തൊലിച്ചും വാ വാ
കുരുമുളകരിപൊടി ഒരുപിടി വിതറിവിടും..

ചിത്രം
യോദ്ധാ

619

താനാനാ തന്നാനാനാ താനാനാനാ തന്നന്നാ
അടിതെറ്റി പൊത്തത്തോ വീഴല്ലേ കുഴിയാനേ
നിന്നിഷ്ടം തന്നിഷ്ടം തകതിന്താരോ
പിട കാണേ പിടയ്ക്കും മൂഞ്ചാവാൻ കോഴിത്താൻ
പിന്നാലെ കുറുക്കൻ തെയ്യന്താരോ..
ആനത്തടിയനും ആനയ്ക്കൊടയനും ആനത്തുടിയാണു നെലയില്ലാ
അമ്പാടിക്കൊരു തവളകുകുഞ്ഞിനത് അരയറ്റം വരെ അയ്യയ്യാ
തലയിവിടിരിക്കുമ്പം വാലിരുന്നനങ്ങല്ലേടാ...ഡേയ്..
വടി കൊടുത്തടി കിട്ടാനൊരുമ്പിട്ടു നടക്കല്ലേടാ..ഡേയ്..
ഒരു കൈ പൊരുതാം കരവീരറിയാം
ചുണയോടെതിരെ എതിരെയിടയാം
തടിയാ മടയാ വാടാ കുഴിമടിയാ
ഹ ഹ ഹ ഹ ഹ ഹൈാ ഹൈാ ഹൈാ ഹൈാ (പടകാളി ചണ്ടി)
ഭ്രമി തൊരന്നു നീ അപ്പുറം പോയീടിൽ
വൈഡൂര്യക്കൊട്ടാരം കപ്പം കെട്ടാം..
വൈഡൂര്യക്കൊട്ടാരം സ്വപ്നത്തിൽ കെട്ടാനും
വഴിയില്ലാത്തോനെന്തെന്തും വീമ്പിളക്കാം..
കാണാൻ പോകണ പൂരം ചൊല്ലണത്താരാണമ്പടാ പുഞ്ചാലീ
നീയോ നിന്റെ പകർപ്പവകാശക്കാരോ ചൊല്ലെടാ കൂത്താടീ..
ചൊട്ടച്ചാണിൽ ദൂരം ചാടും ഹൈാ ഹൈാ
കോഴിച്ചാത്തനു മാനം മുട്ടാൻ മോഹം
കണസാ കൊണസാ പറയാതടിമെയ് കൂവേ
കണിശം കെണിയും തകിടം മറിയും കൂഹേ..
മോറ പറയാൻ നൊണപറയാൻ അടിയനുമുണ്ടേ പൊങ്ങച്ചം..
അടിപറയാൻ അവകയിടാൻ മടയനു ചെറ്റത്തരമൊരു ജഗപൊക
മനസിലു വെയ് മടിയിലു വെയ് യമതടിയാ മലമടിയാ
തടിയാ മടയാ ഇടിയാ പൊടിയാ മറുതേ ചെറുതേ വാടാ പോടാ
പോയിച്ചെലവിനു ചെല്ലണ വരവിനു
ചെറു ചെറു വേലകളിരവിൽ തെരയെടാ
പതിനെട്ടടവും പിഴയും നേരം
ഉടുമുണ്ടുരിയും തലയിൽ കെട്ടുമെടാ (പടകാളി)

ചിത്രം
യോദ്ധാ

Babu Edakochi

പണ്ടത്തെ കളിത്തോഴൻ

പണ്ടത്തെ കളിത്തോഴൻ ....
പണ്ടത്തെ കളിത്തോഴൻ കാഴ്ച വെയ്ക്കുന്നു മുന്നിൽ
രണ്ടു വാക്കുകൾ മാത്രം ....
ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും....
ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും...

ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും പണ്ടത്തെ കാടും മേടും
പൂക്കാലം വിതാനിക്കും ആ കുന്നിൻപ്പുറങ്ങളും
രണ്ടു കൊച്ചാത്മാവുകൾ അവിടങ്ങളിൽ വെച്ച്
പണ്ടത്തെ രാജാവിൻ കഥകൾ പറഞ്ഞതും
ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും

(പണ്ടത്തെ..)

മരിക്കും സ്മൃതികളിൽ ജീവിച്ചു പോരും ലോകം
മറക്കാൻ പഠിച്ചത് നേട്ടമാണെന്നാകിലും
ഹസിക്കും പൂക്കൾ പൊഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലൊരുനാളും
വസന്തം വസുധയിൽ വന്നിറിങ്ങില്ലെന്നാലും
വ്യർത്ഥമായാവർത്തിപ്പൂ വ്രണിതപ്രതീക്ഷയാൽ
മർത്യനീ പദം രണ്ടും ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും
ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും

(പണ്ടത്തെ..)

ചിത്രം
ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും

Babu Edakochi

പണ്ടു പാടിയ

പണ്ടു പാടിയ പാട്ടിലൊരെണ്ണം ചുണ്ടിലൂറുമ്പോൾ
കൊണ്ടു പോകരുതേ എൻ മുരളി..
കൊണ്ടു പോകരുതേ.. (2)

പാടിപ്പാടി ചുണ്ടുകൾ നോവും
പാതിരാപ്പൂങ്കുയിലുകൾ പോലെ (2)
പാവമീ ഞാൻ അലയുകയല്ലേ..
പാടിപ്പാടി വളർന്നവനല്ലേ (2)

അന്നു കണ്ട കിനാവിലൊരെണ്ണം
നെഞ്ചിലൂറുമ്പോൾ
കൊണ്ടു പോകരുതേ എൻ ഹൃദയം
കൊണ്ടുപോകരുതേ..
ഈ വസന്തനിലാവിലൊരൽപ്പം
ഈണമേകാൻ വന്ന കിനാവേ (2)
നിന്റെ ചുണ്ടോടൊട്ടിയ നേരം (2)
എന്റെ ചുണ്ടിലുണർന്നൊരു ഗാനം

പണ്ടു പാടി മറന്നൊരു ഗാനം
വീണ്ടുമോർക്കുമ്പോൾ
കൊണ്ടു പോകരുതേ എൻ മുരളി..
കൊണ്ടു പോകരുതേ.. (2)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	പൂവച്ചൽ ഖാദർ	ജോൺസൺ

Babu Edakochi

പണ്ടൊരു കാട്ടിലൊരാൺ

പണ്ടൊരു കാട്ടിലൊരാൺ സിംഹം
മദിച്ചു വാണിരുന്നു....(2)
ജീവികൾക്കെല്ലാം ശല്യമായ്
എങ്ങും മേഞ്ഞിരുന്നു...
സിംഹം.....എങ്ങും മേഞ്ഞിരുന്നു...

കാനനം മഞ്ഞിൽ മുങ്ങും നാളൊന്നിൽ
കണ്ടെത്തി സിംഹം ഒരു മാൻ പേടയെ...(2)
രണ്ടുപേരും സ്നേഹമായ് ചേർന്നുവാഴും വേളയായ്...
ജീവിതം സൌമ്യമായ് നീങ്ങിടും കാലം...
പൂവിടും കാലം...

(പണ്ടൊരു)

അന്നൊരു ചെയ്യാതെറ്റിൻ ഭാരവും...
പേറിയാ സിംഹം നൊന്തു നീറീടവേ...(2)
ഒന്നുമൊന്നും മിണ്ടാതെ...വേർപിരിഞ്ഞു പേടമാൻ...
ഏകനായ് സിംഹമോ...ഇന്നും തേടുന്നു...
കാടും തേങ്ങുന്നു...

(പണ്ടൊരു)

ചിത്രം
സന്ദർഭം

പാടിയത്
മാധുരി

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

പതിനാലാം രാവുദിച്ചതു

പതിനാലാം രാവുദിച്ചതു മാനത്തോ
കല്ലായി കടവത്തോ
പനിനീരിൻ പൂ വിരിഞ്ഞത് മുറ്റത്തോ
കണ്ണാടിക്കവിളത്തോ
തത്തമ്മ ചുണ്ടു ചുമന്നത്
തളിർവെറ്റില തിന്നിട്ടോ (2)
മാരനൊരാൾ തേനിൽ മുക്കി
മണിമുത്തം തന്നിട്ടോ
തനതിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നോ
താനിന്നെ താനതിന്തോ തിന്തിന്നോ (2)

[പതിനാലാം]

മൈക്കണ്ണിൽ കവിത വിരിഞ്ഞത്
മയിലാട്ടം കണ്ടിട്ടോ (2)
മധുരതേൻ നിറയും മാറിൽ
മദനപ്പൂ കൊണ്ടിട്ടോ
തന തിന്ത താനതിന്ത തിന്തിന്നോ
താനിന്നെ താനതിന്ത തിന്തിന്നോ (2)

[പതിനാലാം]

ചിത്രം
മരം

പാടിയത്
ബിജു നാരായണൻ / ചിത്ര

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

BabuEdakochi

പത്തുവെളുപ്പിന്

പത്തുവെളുപ്പിന് മുറ്റത്തുനിക്കണ
കസ്തൂരിമുല്ലക്ക് കാതുകുത്ത്
എന്റെ കസ്തൂരിമുല്ലക്ക് കാതുകുത്ത്

(പത്തു)

വില്വാദ്രിനാഥൻ പള്ളിയുണരുമ്പോൾ
പഞ്ചമിചന്ദ്രന് പാലൂട്ട് (2)
വള്ളുവനാട്ടിലെ സുന്ദരിപ്പെണ്ണിന്
കല്ലടിക്കോട്ടെന്ന് കല്യാണം

(പത്തു)

കല്യാണപ്പെണ്ണിനും ചെക്കനുമിന്ന്
കിള്ളിക്കുറിശ്ശിയിൽ വരവേൽപ്പ് (2)
നാക്കില നിറപറ പൂക്കുല പൊൻകണി
നാലുംവച്ചുള്ളൊരു വരവേൽപ്പ്

(പത്തു)

മാനത്തു രാത്രിയിൽ പുള്ളിപ്പുലിക്കളി
മായന്നൂർ കാവിൽ പാവക്കൂത്ത്
പെണ്ണിനു രാത്രിയിൽ പൂത്തിരുവാതിര
ചെക്കന്റെ മോറ് ചെന്താമര

(പത്തു)

ചിത്രം
വെങ്കലം

പാടിയത് യേശുദാസ്	രചന വയലാർ	സംഗീതം ദേവരാജൻ

625

പത്മതീർത്ഥമേ

ഓം തത് സവിതുർവരേണ്യം
ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹിഃ
ധിയോ യോ ന: പ്രചോദയാത്

പത്മതീർത്ഥമേ ഉണരൂ
മാനസ പത്മതീർത്ഥമേ ഉണരൂ
അഗ്നിരഥത്തിലുദിക്കുമുഷസ്സിൻ
അർഘ്യം നൽകൂ ഗന്ധർവ്വസ്വരഗംഗ ഒഴുക്കൂ
ഗായത്രികൾ പാടൂ

പ്രഭാതകിരണം നെറ്റിയിൽ അണിയും
പ്രാസാദങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
സഹസ്രനാമം കേട്ടു മയങ്ങും സാളഗ്രാമങ്ങൾ
അടിമ കിടത്തിയ ഭാരത പൌരൻ ഉണരാൻ
പുതിയൊരു പുരുഷാർത്ഥത്തിനെയാകെ
പുരകളിൽ വച്ചു വളർത്താൻ
(പത്മതീർത്ഥമേ)

പ്രപഞ്ച സത്യം ചിതയിൽ കരിയും
ബ്രഹ്മസ്വങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
ദ്രവിച്ച പൂണൂൽ ചുറ്റി മരിക്കും
ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ
ചിറകു മുറിച്ചൊരു ഭാരത ജീവിതമുണരാൻ
പ്രകൃതീ ചുമരുകളോളം സർഗ്ഗ-
പ്രതിഭ പടർന്നു നടക്കാൻ
(പത്മതീർത്ഥമേ)

ചിത്രം
ഗായത്രി

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ചിത്ര

രചന
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്

സംഗീതം
ഉത്തം സിംഗ്

BabyEdakochi

പനിനീരു പെയ്യും

പനിനീരു പെയ്യും നിലാവിൽ..
പനിനീരു പെയ്യും നിലാവിൽ
പാരിജാതത്തിൻ ചോട്ടിൽ
ഇനിയും നിൻ നൂപുരങ്ങളാടും
അകലേ ഞാൻ നിന്നെയോർത്ത് പാടും
(പനിനീരു...)
അറിയാതെന്നാത്മാവിലൂറും
ഒരു രാഗം ദേവരാഗം
സഖി നിന്നെത്തേടുമെന്നും
(പനിനീരു...)
പ്രിയ തോഴീ നീ മാത്രമോർക്കും
ഒരു ഗാനം സ്നേഹ സാന്ദ്രം
തഴുകീടും നിന്നെയെന്നും
(പനിനീരു..)
പിരിയാനായ് മാത്രമെന്നോ
പ്രിയമോലും സംഗമങ്ങൾ
തിരകൾക്ക് മായ്ക്കുവാനോ
കളിവീടു തീർത്തതെല്ലാം (പിരിയാനായ്..)
മരണത്തിലാകിലും മറുജന്മമാകിലും
കരളിൽ തുടിക്കുമീ അനുരാഗ നൊമ്പരം
മധുമാസ ഗായകൻ ഇനി യാത്രയാകിലും
മലർശാഖിയോർക്കുമീ കളഗാനമെപ്പൊഴും
വിടയോതും ഹംസഗാനമല്ലാ
ഇവർ പാടും നിത്യ യുഗ്മ ഗാനം
അവിരാമ പ്രേമ ഗാനം (പനിനീരു..)

ചിത്രം
പ്രേം പൂജാരി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ജോൺസൺ

627

Babu Edakochi

പനിനീർപ്പൂവിതളിൽ

പനിനീർപ്പൂവിതളിൽ തേങ്ങി പാവം വനശലഭം
നിലയറിയാതെ കഥയറിയാതെ
രാവറിയാതെ പകലറിയാതെ

(പനിനീർ)

ഈ വഴിയിൽ വെറുമന്യനെപ്പോലെ
ഞാനും കദനമുരുകി നിൽപ്പൂ (ഈ വഴിയിൽ)
കൈവഴികൾ വേർപിരിയുന്നു
കേഴുന്നു തീരം
ഇരുളലയിൽ മറയുന്നു സ്വർണരഥം
മൂകമായ് സന്ധ്യാരാഗം

(പനിനീർ)

സൂര്യമുഖം കനവിൽ കണികാണും പൂവേ
ഉദയമരികെ നിൽക്കേ
ചന്ദ്രികയിൽ ഇന്നെന്തിനു നീ
വിടരുന്നു വെറുതെ
ഓർമ്മകളിൽ വിങ്ങുന്നു പ്രിയഹൃദയം
മൂകമീ യമുനാ തീരം

(പനിനീർ)

ചിത്രം
ഉദ്യാനപാലകൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ	ബിച്ചുതിരുമല	എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

പനിനീർ ചന്ദ്രികേ

പനിനീർ ചന്ദ്രികേ ഇനിയീ പൂങ്കവിൾ
കുളിരിൽ മെല്ലേ നീ തഴുകു വാവാവോ..
ഉം ഉം..ചാഞ്ചക്കം...ഉം ഉം..ചാഞ്ചക്കം...

മേടമഞ്ഞും മൂടിയീ കുന്നും പൊയ്കയും..
പാൽനിലാവിൻ ശയ്യയിൽ മയങ്ങും വേളയിൽ...
താളം പോയ നിന്നിൽ മേയും നോവുമായ്..
താനേ വീണുറങ്ങു തെന്നൽ കന്യകേ..
താരകങ്ങൾ ഉന്നുമീ രാവിൻ മീനാവിൽ..
ഉം..ചാഞ്ചക്കം...ഉം..ചാഞ്ചക്കം...
കിലുകിൽ പമ്പരം..തിരിയും മാനസ്സം..
അറിയാതമ്പിളീ.. മയങ്ങു വാവാവോ..
ഉം ഉം..ചാഞ്ചകം.. ഉം ഉം..ചാഞ്ചകം...

ഏതു വാവിൻ കൌതുകം മിഴിയിൽ വാങ്ങി നീ..
ഏതു പൂവിൻ സൌരഭം തനുവിൽ താങ്ങി നീ..
താനേ നിന്റെ ഓർമ്മതൻ ചായം മാഞ്ഞതോ..
കാലം നെയ്ത ജാലമോ മായാജാലമോ ..
തേഞ്ഞുപോയ തിങ്കളേ..വാവോ വാവാവോ...
ഉം ഉം..ചാഞ്ചകം...ഉം ഉം..ചാഞ്ചകം...

(പനിനീർ)

ചിത്രം
കിലുക്കം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എൽ.പി.ആർ. വർമ്മ	വയലാർ	എൽ.പി.ആർ. വർമ്മ

629

പറന്നു പറന്നു പറന്നു

പറന്നു പറന്നു പറന്നു ചെല്ലാൻ
പറ്റാത്ത കാടുകളിൽ
കൂടൊന്നു കൂട്ടി ഞാനൊരു
പൂമരക്കൊമ്പിൽ ആ..
പൂമരക്കൊമ്പിൽ ആ..
പൂമരക്കൊമ്പിൽ... (പറന്നു...)

കിലുകിലുങ്ങനെ രാക്കിളികൾ
വള കിലുക്കിയ കാലം (3)
കൊലുകൊലുങ്ങനെ കാട്ടുപൂക്കൾ (2)
ചിരിയൊതുക്കിയ കാലം (പറന്നു...)

ജാലകങ്ങൾ നീ തുറന്നു
ഞാൻ അതിന്റെ കീഴിൽ നിന്നു (4)
പാട്ടുപാടി നീ എനിക്കൊരു (2)
കൂട്ടുകാരിയായ്
കൂട്ടുകാരിയായി..... (പറന്നു...)

മാല കോർത്ത് ഞാൻ നിനക്കൊരു
മന്ത്രകോടി വാങ്ങി വെച്ചു (3)
പന്തലിട്ടു കാത്തിരുന്നു (2)
ചന്ദനക്കുറി പൂശി (പറന്നു...)
കണ്ടില്ല നിന്നെ മാത്രം (2)
കാത്തിരുന്ന നിന്നെ മാത്രം (കണ്ടില്ല..)
പൊൻകിനാക്കൾ പൂത്ത കാലം (3)
പോവതെങ്ങു നീ
പോവതെങ്ങു നീ (പറന്നു...)

നാടകം
സ്വർഗ്ഗം നാണിക്കുന്നു

630

Babu Edakochi

പറയാത്ത മൊഴികൾ തൻ

പറയാത്ത മൊഴികൾതൻ
ആഴത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ്
പറയുവാനാശിച്ചതെല്ലാം
നിന്നോടു പറയുവാനാശിച്ചതെല്ലാം
ഒരുകുറി പോലും
നിനക്കായ് മാത്രമായ്
ഒരു പാട്ടു പാടാൻ നീ ചൊന്നതില്ല
പറയാം ഞാൻ ഭദ്രേ,
നീ കേൾക്കുവാനല്ലാതെ
ഒരു വരി പോലും പാടിയില്ല...
തളിരടി മുള്ളേറ്റു
നൊന്തപോലെ
മലർപുടവത്തുമ്പെങ്ങോ തടഞ്ഞപോലെ
വെറുതേ... വെറുതെ നടിക്കാതെൻ
അരികിൽ നിന്നു
മോഹിച്ചൊരു മൊഴി കേൾക്കാൻ
നീ കാത്തു നിന്നു
(പറയാത്ത)

തുടുതുടെ വിരിയുമീ ചെമ്പനീർപുഷ്പമെൻ
ഹൃദയമാണതു നീ എടുത്തു പോയി
തരളമാം മൊഴികളാൽ വിരിയാത്ത സ്നേഹത്തിൻ
പൊരുളുകൾ നീയതിൽ വായിച്ചുവോ
(പറയാത്ത)

ചിത്രം
എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമ

പാടിയത്
ഹരിഹരൻ

രചന
റഫീക് അഹമ്മദ്

സംഗീതം
രമേഷ് നാരായണൻ

631

Babu Edakochi

പറയാൻ മറന്ന പരിഭവങ്ങൾ

പറയാൻ മറന്ന പരിഭവങ്ങൾ
വിരഹാർദ്രമാം മിഴികളോർക്കേ
സ്മരണകൾ തിരയായ് പടരും ജലധിയായ്
പൊഴിയും നിലാവു പോൽ വിവശനായ്
(പറയാൻ)

അലയൂ നീ ചിരന്തനനായ്
സാന്ധ്യ മേഘമേ
നീ വരുമപാരമീ മൂകവീഥിയിൽ
പിരിയാതെ വിടരാതടർന്ന വിധുര സുസ്മിതം
ഗ സഗനിസ പ..
പനിസഗഗ സാനിസ ഗമപാ
ഗമപനിസ സാനിപമഗ നിപമഗ..
എരിയുമേക താരകയായ് വഴി തെളിയ്ക്കയോ
(പറയാൻ)

പഴയൊരു ധനുമാസ രാവിൽ
മദ സുഗന്ധമോ
തഴുകി ഹതാശമീ ജാലകങ്ങളിൽ
പല യുഗങ്ങൾ താണ്ടി വരും
ഹൃദയ താപം
അതിരെഴാ മണൽക്കടലിൽ ചിറകടിയ്ക്കയോ
(പറയാൻ)

ചിത്രം
ഗർഷോം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

BabyEdakochi

പറയാൻ ഞാൻ മറന്നു

പറയാൻ ഞാൻ മറന്നു സഖീ
പറയാൻ ഞാൻ മറന്നു
എന്റെ പ്രണയം മുഴുവനും
അഴകേ നിന്നോടു പറയാൻ ഞാൻ മറന്നു

(പറയാൻ)

രാത്രിയിൽ മുഴുവനുമരികിലിരുന്നിട്ടും
നിലവിളക്കിൻ തിരി താഴ്ത്തിയിട്ടും
മഴയുടെ ശ്രുതി കേട്ടു പാടിയിട്ടും
എന്റെ പ്രണയം മുഴുവനും
അഴകേ നിന്നോടു പറയാൻ ഞാൻ മറന്നു

(പറയാൻ)

താമരവിരലിനാൽ മെല്ലെ നീ തൊട്ടിട്ടും
ചുരുൾമുടി കൊണ്ടെന്നെ മൂടിയിട്ടും
മാറിലെ മണമുത്തു നീട്ടിയിട്ടും
എന്റെ പ്രണയം മുഴുവനും
അഴകേ നിന്നോടു പറയാൻ ഞാൻ മറന്നു

(പറയാൻ)

ചിത്രം
മില്ലേനിയം സ്റ്റാർസ്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

പറയൂ ഞാനെങ്ങനെ

പറയൂ ഞാനെങ്ങനെ പറയേണ്ടൂ (പറയൂ)
നീയിന്നുമറിയാത്തൊരെൻ
സ്നേഹനൊമ്പരങ്ങൾ
ഒരു പൂവിൻ ഇതൾകൊണ്ടു മുറിവേറ്റൊരെൻ പാവം
കരളിന്റെ സുഖദമാം നൊമ്പരങ്ങൾ
(പറയൂ)

അകലത്തിൽ വിരിയുന്ന സൗഗന്ധികങ്ങൾ തൻ
മദകര സൗരഭലഹരിയോടെ (അകലത്തിൽ)
ഇടറുന്ന പദവുമായ് അണയുന്ന കാറ്റിന്റെ
മധുരമാം മർമ്മരമൊഴികളാലോ...
(പറയൂ)

ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിതൻ ആഴങ്ങളിൽ മുങ്ങി-
നിവരുമെൻ മോഹത്തിൻ മൗനത്താലോ
ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾ നീട്ടിക്കുറുക്കുന്ന
മധുമത്ത കോകിലമൊഴികളാലോ...
(പറയൂ)

ചിത്രം
ചൈതന്യം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ	ഷാൻ റഹ്മാൻ	വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ

634

പലവട്ടം കാത്തു നിന്നു

പലവട്ടം കാത്തു നിന്നു ഞാൻ
കോളെജിൻ മൈതാനത്ത്
ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ നീ പോയില്ലേ
അഴകോലും പെൺ മൈനേ
കൊതിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ
ചെന്താമര വിരിയും പോലൊരു
പുഞ്ചിരി നൽകൂല്ലേ
(പലവട്ടം...)

പെൺമനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠ നേടാൻ
കൊതിച്ചതാണീ നെഞ്ചം
തകർത്തടുക്കി പെട്ടിലാക്കീല്ലേ
പൊൻ പ്രഭാതം വിടരും നേരം
കുളിച്ചു റെഡിയായ് വന്നു
കൊതിച്ച പെണ്ണോ ചീത്ത വിളിച്ചില്ലേ
ഇളിഭ്യനായി വിഷണ്ണനായി
ഏകാന്തനായ് ഞാൻ നിന്നു
(പലവട്ടം...)

നിരാശകാമുക ലോകത്തില്ലൊരു
പ്രധാനിയായ് നിന്നു
പരീക്ഷയിൽ ഞാൻ ഉന്നം പാടീല്ലേ
സപ്ലികൾ തീർത്തൊരു കൊട്ടാരത്തിൻ
മുന്നിൽ പകച്ചു നിന്നു
മാതാപിതാക്കൾ ഗുണ്ടകളായില്ലേ
ഇളിഭ്യനായി വിഷണ്ണനായി
ഏകാന്തനായ് ഞാൻ നിന്നു
ഇളിഭ്യനായി വിഷണ്ണനായി
ഏകാന്തനായ് ഞാൻ നിന്നു
(പലവട്ടം...)

ആൽബം
കോഫി @എം.ജി.റോഡ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
വേണുഗോപാൽ, സുജാത	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

635

പള്ളിത്തേരുണ്ടോ

പള്ളിത്തേരുണ്ടോ ചതുരംഗക്കളമുണ്ടോ
ആമ്പൽക്കുളമുണ്ടോ തിരുതാളിക്കല്ലുണ്ടോ
താളത്തിൽ പൂപ്പട കൂട്ടാനായ് കന്യകമാരായിരമുണ്ടോ
ഓ എന്നോമലാളെ കൂടെ കണ്ടോ കണ്ടോ കണ്ടോ

(പള്ളിത്തേരുണ്ടോ)

കാടേറിപ്പോരും കിളിയേ പൂക്കൈത-
കടവിലൊരാളെ കണ്ടോ നീ കണ്ടോ (2)
താംബൂലത്താമ്പാളത്തിൽ കിളിവാലൻ വെറ്റിലയോടെ
വിരിമാറിൻ വടിവും കാട്ടി മണവാളൻ ചമയും നേരം
നിന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം മെല്ലെയുണർന്നോ
എന്നോടൊന്നരിയാടാൻ അവനിന്നരികേ വരുമെന്നോ

(പള്ളിത്തേരുണ്ടോ)

തുളുനാടൻ കോലക്കുയിലേ പൊന്നൂഞ്ഞാൽ
പാട്ടുകളവിടെ കേട്ടോ നീ കേട്ടോ (2)
നിറകതിരും തങ്കവിളക്കും അകതാരിൽ പത്തരമാറ്റും
മറിമാൻമിഴിയാളിൽ കണ്ടോ
നിൻ മനമൊന്നിളകിപ്പോയോ
നിന്നുള്ളിൽ വാസന്തം പാടിയുണർന്നോ
എന്നിൽ വീണലിയാനായ് അവളെൻ
നിനവിൽ വരുമെന്നോ

(പള്ളിത്തേരുണ്ടോ)

ചിത്രം
മഴവിൽക്കാവടി

Babu Edakochi

പള്ളിയരമന

പള്ളിയരമന വെള്ളിയരമനയിൽ
പൊന്നു കൊണ്ടൊരാൾ രൂപം
ചിത്ര മണിയറ മുത്തുമണിയറയിൽ
ശില്പി തീർത്തൊരാൾ രൂപം സ്വപ്ന-
ശില്പി തീർത്തൊരാൾ രൂപം (2)
ഞാനതിന്റെ നീലക്കണ്ണുകളിൽ കണ്ടു
ദാഹമായ ദാഹങ്ങൾ (2)
ആ ദാഹം ആ രൂപം ആ നോട്ടം
ആപാദ ചൂഡം ചാർത്തിച്ചു (2)
എന്നെ നാണമെന്നൊരാഭരണം...
ആഹഹാ അഹഹാ അഹഹാ അ..ആ.ആ.ആ.ആ..

(പള്ളിയരമന...)

ഞാനതിന്റെ മന്ദസ്മേരത്തിൽ കണ്ടു
മോഹമായ മോഹങ്ങൾ (2)
ആ മോഹം ആ സ്നേഹം ആ മൌനം
ആത്മാവിനുള്ളിൽ പകരുന്നു (2)
ഇന്നും പ്രേമമെന്ന തിരു മധുരം
ആഹഹാ അഹഹാ അഹഹാ അ..ആ.ആ.ആ.ആ..

(പള്ളിയരമന...)

ചിത്രം
തെറ്റ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ബിജു നാരായണൻ	സലാവുദ്ദീൻ കേച്ചേരി	രതീഷ് വേഗ

പള്ളിവാള് ഭദ്ര വട്ടകം

പള്ളിവാള് ഭദ്ര വട്ടകം കയ്യിലേന്തും തമ്പുരാട്ട്യേ
ചെമ്പട്ടിന്റേം ചിലമ്പിന്റേം ചേലിൽ
കളി തുടങ്ങി അങ്ങനങ്ങനെ
ഇനി ഞാനും വിളിച്ചിടാം കോലക്കുഴൽ വിളിച്ചിടാം
ഉണർന്നീടുക കാനന മലരേ വേഗം തന്നെ
അങ്ങനങ്ങനെ (പള്ളിവാള് ഭദ്ര വട്ടകം)
അങ്ങനങ്ങനെ അങ്ങനങ്ങനെ (4)
നിങ്ങളുടെ കിലുങ്ങുന്ന മൊഴിയിൽ
തേനൂറും പുഞ്ചിരിയിൽ കാറ്റല ചുറ്റി കൊച്ചരുവി
കളിപ്പതുണ്ടേ അങ്ങനങ്ങനെ കഥ ചൊല്ലും മണിമേഘമൊത്ത്
നിറഞ്ഞോരു മാമലതൻ അരികെ വന്നാൽ നിനക്കും കേൾക്കാം
നല്ല കിന്നാരമേ അങ്ങനങ്ങനെ
പൊന്നൊന്നും മുത്തൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ പൂ മിഴിയിൽ
ആ മുത്ത് പിരിശ മുത്തെന്നാണ് അതിന്റെ പേര്
അങ്ങനങ്ങനെ (പള്ളിവാള് ഭദ്ര വട്ടകം)
വാക്ക കൊണ്ട് മെല്ലെ നീ നെഞ്ചൊന്നു തുറന്നാലോ
മിന്നുന്ന വർണ്ണ മണിമുത്ത് നിറഞ്ഞു കാണാം
അങ്ങനെ കയ്യ് കൊണ്ടു തൊട്ട് നീയ്
പൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലോ
മേലാകെ കസവണിഞ്ഞ് വിളങ്ങി നിൽക്കും അങ്ങനെ (2)
മേലാകെ കസവണിഞ്ഞ് വിളങ്ങി നിൽക്കും
വാക്ക കൊണ്ട് മെല്ലെ നീ നെഞ്ചൊന്നു തുറന്നാലോ
മിന്നുന്ന വർണ്ണ മണിമുത്ത് നിറഞ്ഞു കാണാം
പള്ളിവാള് ഭദ്ര വട്ടകം കയ്യിലേന്തും തമ്പുരാട്ട്യേ
ചെമ്പട്ടിന്റേം ചിലമ്പിന്റേം ചേലിൽ
കളി തുടങ്ങി അങ്ങനങ്ങനെ
ഇനി ഞാനും വിളിച്ചിടാം കോലക്കുഴൽ വിളിച്ചിടാം
ഉണർന്നീടുക കാനന മലരേ വേഗം തന്നെ
അങ്ങനങ്ങനെ
(പള്ളിവാള് ഭദ്ര വട്ടകം)

ചിത്രം
ലേഡീസ് & ജന്റിൽമാൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

638

പഴനിമല മുരുകന്

പഴനിമല മുരുകന് പള്ളി വേലായുധം
പാറിപ്പറക്കുന്ന പൊന്മയിൽ വാഹനം
മാർകഴിത്തിങ്കളോ ജ്ഞാനപ്പഴമോ
വരിക വരിക വടിവേലാ ഹരഹരോ ഹര ഹര
ഹരഹരോ ഹര
ധാം കിണക്ക ത്ധില്ലം ത്ധില്ലം ധളാംകണക്ക ചെണ്ടമൃദംഗം
മേലേക്കാവിൽ പൂരക്കാവടി പീലിക്കോലടി
പാണ്ടിപ്പടയണി മേളം പൂക്കാവടി മേളം
ഹെയ് നാട്ടുകളരിക്കച്ച മുറുക്കെണ വാൾപ്പയറ്റിടി പൂഴിക്കടകൻ
ചാടിക്കെട്ടി വലം പിരിവെട്ടീട്ടോ തിരകടകമൊരിടിയും തടയും
താളം ...ഓ...കടകൻ താളം
കോമരങ്ങൾ കൊടിയുണ്ടേ പഞ്ചവാദ്യപ്പകിലുണ്ടേ ഹേയ്
കോമരങ്ങൾ കൊടിയുണ്ടേ പഞ്ചവാദ്യപ്പകിലുണ്ടേ
സദിരുണ്ടേ സംഗീതശിരോമണി തങ്കവേലുവയ്യങ്കാർ
തില്ലാന മോഹനാംബാൾ
ഒരു പൊയ്ക്കാൽക്കുതിരമേൽ തനിച്ചിരുന്നുറങ്ങുന്ന
വെങ്കിടേശാ ഡായ് വെങ്കിടേശാ
നാക്കില്ല മൂക്കില്ല വായില്ലാക്കുന്നിലെ മുച്ചിപ്പിരാന്തിക്ക്
തേവാരത്തിനും തൈമാസത്തിലെ കല്യാണത്തിനും
കറുകറുകെ കറുത്ത മുത്ത് ചോളോം ചാമേം കൊയ്യെട്ടുത്തിനി
തങ്കമേട് തട്ടാൻ ചെക്കാ മാരിയമ്മൻ കുടമെട്
കുടമെട്.. (ഹേയ് ധാംകണക്ക....)

തൃത്താലശങ്കരനുണ്ണി കുടമാളൂർ കേശവനങ്ങനെ
പലക്കൂട്ടം കൊലകൊമ്പൻ നിരന്നേ
ആ..അമ്പോറ്റിതമ്പ്രാൻ ഗണപതി വമ്പേറ്റും വാമനമൂർത്തി
വരമേകാൻ മനതാരിൽ തെളിഞ്ഞേ
എതിരെയിനിയുമരുതു കുരുതി മകനേ
കലികാല കുല ദൈവമേ

ചിത്രം
നരസിംഹം

ഹേ ആലങ്ങാട്ടെച്ചേന്നച്ചാരുടെ ചെറുമകളവളുടെ
കടമിഴിയമ്പിൻ ഉമ്പിലുടക്കി കച്ച മുറുക്കി മെഴുക്കു വഴറ്റി
ചുറ്റി നടന്നിട്ടമ്പലമുറ്റത്തരയാൽത്തറയിൽ കഥകളി മേളം കണ്ടു
മടങ്ങിവരുമ്പോൾ കീചകവേഷം കെട്ടി രമിച്ചു
കുഴഞ്ഞതുമുച്ച കഴിഞ്ഞതും
അയ്യയ്യേ മച്ചമ്പിയേ നാടറിഞ്ഞേ കൊച്ചമ്പിയേ
അയ്യയ്യേ മച്ചമ്പിയേ നാടറിഞ്ഞേ കൊച്ചമ്പിയേ ആ..ആ..
(ധാം കിണക്ക...)

കാറ്റാടിക്കൊമ്പിലിരുന്നൊരു കാക്കാത്തി വിരുന്നു വിളിച്ചു
ഒടിയന്റെ മറിമായം വേണ്ടാ
കുമ്പാളക്കോണകമോടെ കുഞ്ഞാന കളിച്ചു നടക്കും
കരുമാടിച്ചെറുക്കാ നീ പോടാ
എരിയും കുടിലിൽ എരിഞ്ഞു കരിഞ്ഞ കഴുക്കോൽ
ഊരാതെയെൻ മാമനേ
ഹേ മാക്രിക്കൂട്ടം കച്ചേരിക്കായ്
സ്വരജതി പറയുമൊരട്ടക്കണ്ടു കുളത്തിൽ ചാടി
ഇടവഴി പെരുവഴിയോടി മറഞ്ഞും ഭൂതപ്രേതപിശാചു കണക്കെ
ക്കൂകി വിളിച്ചും കാട്ടു കുലുക്കി കൊമ്പു കുലുക്കി
കരിവരനായി മദമ്പാടോടെ
കരിമ്പു കണക്ക് തെണ്ടിയുടിച്ചും
അയ്യയ്യയ്യേ മച്ചമ്പിയേ നാടറിഞ്ഞേ കൊച്ചമ്പിയേ
അയ്യയ്യയ്യേ മച്ചമ്പിയേ നാടറിഞ്ഞേ കൊച്ചമ്പിയേ
(ധാം കിണക്ക...)

ചിത്രം
നരസിംഹം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ബിച്ചുതിരുമല

സംഗീതം
എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

പഴന്തമിഴ് പാട്ടിഴയും

പഴന്തമിഴ് പാട്ടിഴയും ശ്രുതിയിൽ
പഴയൊരു തംബുരു തേങ്ങി
മണിച്ചിത്രത്താഴിനുള്ളിൽ വെറുതേ
നിലവറ മൈന മയങ്ങി
സരസസുന്ദരീമണീ നീ
അലസമായ് ഉറങ്ങിയോ
കനവുനെയ്തൊരാത്മരാഗം
മിഴികളിൽ പൊലിഞ്ഞുവോ
വിരലിൽ നിന്നും വഴുതിവീണ
വിരസമായൊരാദിതാളം
(പഴംതമിഴ്)

വിരഹഗാനം വിതുമ്പിനിൽക്കും
വീണപോലും മൌനമായ് (2)
വിധുരയാമീ വീണപൂവിൻ
ഇതളറിഞ്ഞ നൊമ്പരം
കന്മതിലും കാരിരുളും
കണ്ടറിഞ്ഞ വിങ്ങലുകൾ
(പഴംതമിഴ്)

കുളിരിനുള്ളിൽ സ്വയമിറങ്ങി
കഥമെനഞ്ഞ പൈങ്കിളീ (2)
സ്വരമുറങ്ങും നാവിലെന്തേ
വരിമറന്ന പല്ലവി
മഞ്ഞുറയും രാവറയിൽ
മാമലരായ് നീ കൊഴിഞ്ഞു
(പഴംതമിഴ്)

ചിത്രം
മണിച്ചിത്രത്താഴ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ബിച്ചുതിരുമല	ബാലകൃഷ്ണൻ

641

പവനരച്ചെഴുതുന്ന

സൂര്യോദയം തങ്ക സൂര്യോദയം..സൂര്യോദയം.. ആ..ആ.
സാ സാ പാ പാ സാ സാ പാ പാ സാ സാ...
സരിഗമപാ പാ ധ ധ പ മ മ പാ
ധ നി സാ സനിധപ സനിധപ മഗരിസാ
സരിഗമപാ പാ ധ ധ പ മ മ പാ
ധ നി സാ സനിധപ സനിധപ മഗരിസാ
പവനരച്ചെഴുതുന്ന കോലങ്ങളെന്നും
കിഴക്കിനി കോലായിലരുണോദയം (2)
പകലകം പൊരുളിന്റെ ശ്രീ രാജധാനി
ഹരിതകമ്പളം നീർത്തി വരവേൽപ്പിനായ്
ഇതിലേ ഇതിലേ വരൂ സാമഗാനവീണമീട്ടിയഴകേ (പവന)
സരിഗമപധനിസ സാ സാ
ധനിസരി ധനിസരി സരിസനി ധമപമ
ധനിസരി സസരിസ സരിസനി ധപമപാ
ധനിസരി സനിധപ സനിധപ മഗരിസാ
സരിഗമപധനിസ സാ സാ
ധനിസരി ധനിസരി സരിസനി ധമപമ
ധനിസരി സസരിസ സരിസനി ധപമപാ
ധനിസരി സനിധപ സനിധപ മഗരിസാ
തിരുക്കുറൾ പൂകൾ പാടി കിളികുലമിളകുന്നു (2)
ഹൃദയങ്ങൾ തൊഴു കൈയ്യിൽ ഗായത്രിയുതിരുന്നു (2)
ചിലപ്പതികാരം ചിതറുന്ന വാനിൽ
ഇല കണമേ നിൻ ഭരതവും പാട്ടും (2)
അകലേ അകലേ കൊല്ല വെച്ചൊഴിഞ്ഞു തൈ പിറന്ന പൊങ്കൽ (പവന)
പുഴയൊരു പൂണൂലായ് മലകളെ പുണരുമ്പോൾ (2)
ഉപനയനം ചെയ്യും ഉഷസ്സിനു കൌമാരം (2)
ജലസാധകം വിൺ ഗംഗയിലാടാൻ
സരിഗമ പോലും സ്വയമുണരുന്നു (2)
പകരൂ പകരൂ പനിനീർ കുടഞ്ഞു മേഘ ദൂതു ഉടരൂ (പവന)

ചിത്രം
വിയറ്റ്നാം കോളനി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്

സംഗീതം
ജോൺസൺ

BabuEdakochi

പവിഴം പോൽ

പവിഴം പോൽ പവിഴാധരം പോൽ
പനിനീർ പൊൻമുകുളം പോൽ (2)
തുടുശോഭയെഴും നിറമുന്തിരി നിൻ
മുഖസൗരഭമോ പകരുന്നൂ

(പവിഴം...)

മാതളങ്ങൾ തളിർ ചൂടിയില്ലേ കതിർ-
പ്പാൽമണികൾ കനമാർന്നതില്ലേ
മദകുജനമാർന്നിണപ്രാക്കളില്ലേ (മാതളങ്ങൾ.)
പുലർ വേളകളിൽ വയലേലകളിൽ
കണി കണ്ടു വരാം കുളിർ ചൂടി വരാം

(പവിഴം...)

നിന്നനുരാഗമിതെൻ സിരയിൽ സുഖ-
ഗന്ധമെഴും മദിരാസവമായ് (2)
ഇളമാനിണ നിൻ കുളിർമാറിൽ സഖീ (നിന്നനുരാഗ..)
തരളാർദ്രമിതാ തല ചായ്ക്കുകയായ്
വരൂ സുന്ദരി എൻ മലർ ശയ്യയിതിൽ

(പവിഴം പോൽ)

ചിത്രം
നമുക്ക് പാർക്കാൻ
മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ	ഷിബു ചക്രവർത്തി	കണ്ണൂർ രാജൻ

643

Babu Edakochi

പാടം പൂത്ത കാലം

പാടം പൂത്ത കാലം പാടാൻ വന്നു നീയും
പൊന്നാറ്റിൻ അപ്പുറത്തുനിന്നോ
പൂന്നാരം ചൊല്ലി നീ വന്നു
(പാടം)

ഓലത്തുമ്പത്തൊരൂഞ്ഞാലുകെട്ടി നീ
ഓണപ്പാട്ടൊന്നു പാടി
പാടം കൊയ്യുമ്പോൾ പാടാം പനംതത്തേ
നീയും പോരാമോ കൂടെ
പുഴയോരത്തുപോയ് തണലേറ്റിരുന്ന്
കളിയും ചിരിയും നുകരാം ഓ....
(പാടം)

ദൂരെ പകലിന്റെ തിരിമെല്ലെ താഴുമ്പോൾ
ഗ്രാമം മിഴിപൂട്ടുമ്പോൾ
പാടിത്തീരാത്ത പാട്ടുമായ് സ്വപ്നത്തിൻ
വാതിലിൻ വന്നവളേ
നറുതേൻ മൊഴിയേ ഇനിനീ അറിയൂ
ഹൃദയം പറയും കഥ കേൾക്കൂ ആ...
(പാടം)

ചിത്രം
ചിത്രം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
അർജ്ജുനൻ

644

BabuEdakochi

പാടാത്ത വീണയും

പാടാത്ത വീണയും പാടും
പ്രേമത്തിൻ ഗന്ധർവ വിരൽതൊട്ടാൽ
പാടാത്ത മാനസവീണയും പാടും

(പാടാത്ത..)

സ്വപ്നങ്ങളാൽ പ്രേമസ്വർഗ്ഗങ്ങൾ തീർക്കുന്ന
ശില്പിയാണീ മോഹ നവയൗവ്വനം
നീലമലർമിഴി ളലികകൊണ്ടെത്ര
നിർമ്മലമന്ത്രങ്ങൾ നീയെഴുതീ
ഓ..ഓ..മറക്കുകില്ലാ മറക്കുകില്ലാ
ഈ ഗാനം നമ്മൾ മറക്കുകില്ലാ

(പാടാത്ത)

ചിന്തകളിൽ രാഗചന്ദ്രിക ചാലിച്ച
മന്ദസ്മിതം ളുകി വന്നവളേ
ജന്മാന്തരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലുമിങ്ങനെ
നമ്മളൊന്നാകുമീ ബന്ധനത്താൽ
ഓ...ഓ... അകലുകില്ലാ അകലുകില്ലാ
ഇനിയും ഹൃദയങ്ങളകലുകില്ലാ

(പാടാത്ത)

ചിത്രം
റസ്റ്റ് ഹൗസ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	കൈതപ്രം

645

പാടാത്ത വൃന്ദാവനം

പാടാത്ത വൃന്ദാവനം
എൻ മനമിന്നേകാന്ത വൃന്ദാവനം (2)
വിട ചൊല്ലാൻ നേരമായ്
പാർവ്വണ മധുസന്ധ്യ മായാറായ് (2)

(പാടാത്ത)

പ്രിയയമുനേ കരയരുതേ
നീയരുതെന്നെന്നോടു ചൊല്ലരുതേ (2)
പുലർകാലചന്ദ്രികേ മിഴിതോർന്ന മേഘമേ
കേഴുന്ന ഗോപികേ അലയുന്ന ഗോക്കളേ
എന്നാണോ ഇനി എന്നാണോ
നമ്മൾ കാണുവതെന്നാണോ

(പാടാത്ത...)

കാൽത്തളകൾ ചിലമ്പുകയായ്
ആട്ടം പാദങ്ങളറിയാതെ തളരുകയായ് (2)
ഹരിവാസരങ്ങളേ കളകോകിലങ്ങളേ
അഴകിന്റെ പീലി പോൽ ആടുന്ന പൂക്കളേ
മയങ്ങാറായ് രാവു മായാറായ്
തിരുവരങ്ങുകളൊഴിയാറായ്

(പാടാത്ത)

ചിത്രം
താലോലം

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
മുരുകൻ കാട്ടാക്കട

സംഗീതം
എം.ജി.ശ്രീകുമാർ

646
പാടാൻ നിനക്കൊരു

പാടാൻ നിനക്കൊരു പാട്ടു തന്നെങ്കിലും
പാടാത്തതെന്തു നീ സന്ധ്യേ
കുടമുല്ലയായ് ഞാൻ പൂത്തു നിന്നെങ്കിലും
അറിയാത്തതെന്തു നീ കാറ്റേ
ഒരു വാക്കിൽ ആഗ്രഹമെഴുതാൻ
ഒരു നോക്കിലലിയാതലിയാൻ
വീണ്ടും പാടൂ പവിഴാധര സന്ധ്യേ
(പാടാൻ..)

എന്തോ പറഞ്ഞീടാനായ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ
പറയേണ്ടതെന്തോ മറന്നു പോയ്
ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൊന്നിൻ കിനാക്കളെല്ലാം
കൺ ചിമ്മി ഇന്നോ മയങ്ങിപ്പോയി
കഥയിൽ രണ്ടരയന്നങ്ങൾ
തുഴയുമ്പോൾ തിരയകലങ്ങൾ
അറിയാതെ ഇനി അറിയാതെ
ഒന്നു തഴുകാത്തതെന്തു നീ കാറ്റേ
(പാടാൻ...)

പ്രണയിച്ച നാൾ മുതൽ മുതൽക്കീ തളിരിന്റെ മോഹമെല്ലാം
നിറമുള്ള പൂക്കളായ് കാറ്റലഞ്ഞു
ഇതളിട്ട നാൾ മുതൽക്കീ നൊമ്പരപ്പൂവിനുള്ളിൽ
നോവുള്ള ദാഹമൊന്നു കാത്തിരുന്നു
കഥയുള്ള രണ്ടു കുയിൽക്കിളികൾ
ഒരു പാട്ടെങ്കിലുമിരു താളം
അറിയാതെ അവരറിയാതെ
ശ്രുതി പകരാത്തതെന്തു നീ കാറ്റേ (പാടാൻ..)

ചിത്രം
ഒരുനാൾ വരും

647

പാടി തൊടിയിലേതോ

പാടി തൊടിയിലേതോ പൊന്നാഞ്ഞിലിമേൽ
പുലരി വെയിലൊളി പൂക്കാവടി ആടി
തിരു തില്ലാന തിമില തകിലൊടു പാടി
തൊടിയിലേതോ പൊന്നാഞ്ഞിലിമേൽ
പാടി തൊടിയിലേതോ പൊന്നാഞ്ഞിലിമേൽ
(പുലരി...)

ആ..ആ..ആ..
തില്ലാന തിത്തില്ലാന തിരതിരതിരതിര തിരതില്ലാനാ
അരിയന്നൂർ കാവിലെ കൂത്തുമാടത്തിൽ
തിരി വെയ്ക്കാൻ പോരുന്ന മകരസൂര്യനും
തേവാരം കാണണം വേല കൂടണം
തെക്കന്നൻ പുള്ളുവൻ പാട്ടും കേൾക്കണം
തിരുവില്വാമലയിൽ മേട പുലർകാല പൊൻകണി വെയ്ക്കാൻ
വെള്ളോട്ടിൻ ഉരുളിയൊരുക്കേണം
(പാടി..)

തൃത്താലക്കോലോത്തെ തേതിപെണ്ണിനു
തിരുവിരലിൽ ചാർത്താൻ താരമോതിരം
കണ്ണെഴുതാൻ രാവിരുൾക്കൂട് കണ്മഷി
കസവണിയാൻ മാറ്റേഴും മാഘപൌർണ്ണമി
തിരുവേളി പന്തലുമേയാൻ തിരുനാവാമണലോരത്തെ
തിരുവാതിര മെനയും പനയോല
(പാടി..)

ചിത്രം
ആറാം തമ്പുരാൻ

പാട്ടുവാനായ് വന്നു

പാട്ടുവാനായ് വന്നു നിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ
ചൈത്ര ശ്രീപദങ്ങൾ പൂക്കൾ തോറും
ലാസ്യമാടുമ്പോൾ
ഏതു രാഗം ശ്രുതി താളം എന്നതോർക്കാതെ
ഞാനാ വീണയിൽ ഒന്നിഴ പാകി മീട്ടിടുന്നാരോ

(പാട്ടുവാനായ് വന്നു ....)

ഗഗന നീലിമയിൽ നീന്തിടുമൊട്ടുവിലെ കിളിയും
മാഞ്ഞു വിജനമാം വഴിയമ്പലത്തിൽ
പഥികർ അണയുന്നു
മധുരമെന്നാലും ശോക വിധുരമൊരു ഗാനം
ജന്മ സ്മൃതിതടങ്ങൾ തഴുകി എത്തി ഏറ്റു പാടി ഞാൻ

(പാട്ടുവാനായ് വന്നു ....)

പുതുമഴ കുളിരിൽ പുന്നിലം ഉഴുത മാദകമാം ഗന്ധം
വഴിയുമീ വഴി വന്ന കാറ്റാ ലഹരി നുകരുമ്പോൾ
നിമിഷ പാത്രത്തിൽ ആരീ അമൃതു പകരുന്നു
എന്നും ഇവിടെ നില്ക്കാൻ അനുവദിക്കൂ
പാട്ടുവാൻ മാത്രം

(പാട്ടുവാനായ് വന്നു ....)

Babu Edakochi

പാട്ടുവാൻ മറന്നു

പാടുവാൻ മറന്നുപോയ്...
സ്വരങ്ങളാമെൻ കൂട്ടുകാർ...
എങ്ങോ.. എങ്ങോ.. പോയ് മറഞ്ഞു...

അപസ്വരമുതിരും ഈ മണിവീണ തൻ
തന്ത്രികളെല്ലാം തുരുമ്പിച്ചു പോയി...
അറിയാതെ വിരൽത്തുമ്പാൽ മീട്ടുമ്പോളുയരും
ഗദ്ഗദ നാദമാർക്കു കേൾക്കാൻ..

(പാടുവാൻ മറന്നുപോയ്)

എങ്കിലും വെറുതെ പാടുന്നു ഞാൻ
കരളിൽ വിതുമ്പുമെൻ
മൗന നൊമ്പരം ശ്രുതിയായ്....

(പാടുവാൻ മറന്നു പോയ്)

ചിത്രം
അനഘ

പാടിയത്
ശ്രേയ ഘോഷാൽ

രചന
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

650

പാട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൽ

പാട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൽ ഇനിയും നീ ഉണരില്ലേ?
ഒരു രാപ്പാടി പാടും ഈണം കേട്ടതില്ലേ?
പനിനീർപ്പൂക്കൾ ചൂടി ഈ രാവൊരുങ്ങിയില്ലേ?
എൻ നെഞ്ചിലൂറും... ഈ പാട്ടിൽ
ഇനിയും നീ ഉണരില്ലേ?

സാഗരം മാറിലേറ്റും കതിരോൻ വീണെരിഞ്ഞു
കാതരേ നിന്റെ നെഞ്ചിൽ എരിയും സൂര്യനാരോ ?
കടലല തൊടുനിറമാർന്ന നിൻ
കവിളിലുമരുണിമ പൂത്തുവോ ?
പ്രണയമൊരസുലഭ മധുരമാം നിർവൃതി
ഒഴുകും .... പാട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൽ
ഇനിയും നീ ഉണരില്ലേ?

ആയിരം പൊൻമയൂരം കടലിൽ നൃത്തമാടും
ആയിരം ജ്വാലയായി കതിരോൻ കൂടെയാടും
പകലൊളി ഇരവിനെ വേൾക്കുമീ
പുകിലുകൾ പറവകൾ വാഴ്ത്തിടും
പ്രണയമൊരസുലഭ മധുരമാം നിർവൃതി
ഒഴുകും .... പാട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൽ
ഇനിയും നീ ഉണരില്ലേ?
ഒരു രാപ്പാടി പാടും ഈണം കേട്ടതില്ലേ?
പനിനീർപ്പൂക്കൾ ചൂടി
ഈ രാവൊരുങ്ങിയില്ലേ?

ചിത്രം
പ്രണയം

പാടിയത്
സുശീല

രചന
അഭയദേവ്

സംഗീതം
ദക്ഷിണാമൂർത്തി

651

Baby Edakochi

പാട്ടുപാടിയുറക്കാം

പാട്ടുപാടിയുറക്കാം ഞാൻ
താമരപ്പൂമ്പൈതലേ
കേട്ടു കേട്ടു നീയുറങ്ങെൻ
കരളിന്റെ കാതലേ
കരളിന്റെ കാതലേ
നിന്നാലീ പുൽമാടം
പൂമേടയായെടാ (2)
കണ്ണാൽ നീയെനിക്കു
സാമ്രാജ്യം കൈവന്നെടാ
വന്നെടാ...

(പാട്ടുപാടി..)

രാജാവായ് തീരും നീ
ഒരു കാലമോമനേ (2)
മറക്കാതെ അന്നു തൻ
താതൻ ശ്രീരാമനേ
രാമനേ...

(പാട്ടുപാടി..)
രാരി രാരി രാരിരോ രാരി രാരി രാരിരോ....

ചിത്രം
സീത

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
മലേഷ്യ വാസുദേവൻ	കൈതപ്രം	രവീന്ദ്രൻ

652

പാണപ്പുഴ പാടിനീർത്തി

പാണപ്പുഴ പാടിനീർത്തി നന്തുണിപ്പാട്ട്
ചൊല്ലാക്കഥയിലെ കാണാപ്പൊരുളിലെ
മേളങ്ങൾ തുയിലുണർത്തിയ നന്തുണിപ്പാട്ട്
ഹോയ്... നന്തുണിപ്പാട്ട്....
നാക്കില്ലാക്കുന്നിനറിയാം നാടില്ലാ കാറ്റിനറിയാം
പാണന്റെ പൊന്നുടുക്കിലെ നാടോടിത്താളം
ഈ നാടോടിത്താളം....
ഹോയ്....
(പാണപ്പുഴ)

തീക്കരുത്തിൽ ചിറകുവിരുത്തി പത്തുദിക്കും താണ്ടി
നാടുതെണ്ടിപ്പക്ഷികൾക്ക് ഇക്കരക്കടവിൽ
ഒരു തേവരംകിളി മൂളിയെത്തി
കാക്കരക്കടവിൽ
രാവുറങ്ങും കടമ്പിലപ്പോൾ പുലരിവെട്ടം പൂത്തിറങ്ങി
കൂട്ടിലെ കൂവരംകിളി കൂത്തുപാടി...
(പാണപ്പുഴ)

കർക്കിടകക്കൊമ്പു കുലുക്കി
കാടിളക്കും കോളുമായ്
പാതാളപ്പരുന്തിറങ്ങി പടപ്പറമ്പിൽ....
അന്നു തേവരംകിളി
പോരിടത്തിൽ ജയിച്ചിരമ്പി
വീരനാമം പരമ്പരയായ് വിളക്കു വച്ചേ
വാഴ്ത്തിവന്നൂ
നാട്ടിലെ നാവുമരങ്ങൾ ചിലച്ചു നിന്നൂ....
(പാണപ്പുഴ)

ചിത്രം
വിഷ്ണുലോകം

പാടിയത്
പ്രദീപ് പള്ളുരുത്തി

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
അലക്സ് പോൾ

653

പാണ്ടിമേളം പാട്ടും കൂത്തും

പാണ്ടിമേളം പാട്ടും കൂത്തും പക്കവാദ്യ തപ്പും തകിലും
നാട്ടുകൂട്ടം കൊട്ടിപ്പാടുന്നേ (2)
അടിപൊളി ശിങ്കമാണെടാ അയ്യാസ്വാമി (2)
കുടമണി ആട്ടിയോടും മാട്ടുക്കൂട്ടം അക്കം പക്കം
(പാണ്ടിമേളം...)
തീയോട്ട വേണ്ട തിരുക്കുമ്മിയാട്ടം
തിരു കുമ്മി കുമ്മി തിരുകുമ്മിയാട്ടം
തീയോട്ട വേണ്ട തിരുക്കുമ്മിയാട്ടം
തിരിച്ചടിച്ചടിച്ചൊതുക്കും... അയ്യയ്യാ കുളമ്പടിച്ചരച്ചുരുട്ടും
ഒരു മിന്നൽമേഘമായ് മണ്ണിൽ പെയ്യും
ആറ്റുമീനിനെ ഒറ്റാലിടും
തഞ്ചം തരികിട കൊഞ്ചും കുഴമറി
താളം തലവരി കോലം കൊലവിളി
പഴനിമുരുകൻ ശരണം
പടയ്ക്കു മുൻപിൽ പറന്നു പറന്നു വരം കൊണ്ടത്തരണം
(പാണ്ടിമേളം..)
പുല്ലാനി മൂർഖൻ ഫണം വിടർത്തുമ്പോൾ
കരൾതടം വിറയ്ക്കും അയ്യയ്യാ കടലൊന്നു നടുനടുങ്ങും
വെടി കൊണ്ട് പക്ഷികൾ ചേക്കേറുമോ
വണ്ടു ഞണ്ടിനെ തോളേറ്റുമോ
കുന്തം കുറുവടി പന്തം പടവിളി
ഓട്ടം ഓടിമറിമായം മറി തിരി നാഗമാണിക്യം ശരണം
നമുക്കു മുൻപിൽ മദിച്ചും കുതിച്ചും
വെട്ടിപ്പിടിച്ചടക്കാൻ
(പാണ്ടിമേളം..)

ചിത്രം
രാജമാണിക്യം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

Babu Edakochi

പാതിമെയ് മറഞ്ഞതെന്തേ

പാതിമെയ് മറഞ്ഞതെന്തേ
സൗഭാഗ്യ താരമേ...
രാവിൻ നീല കലികയിൽ
ഏക ദീപം നീ...
അറിയാതുണർന്ന
കതിരാർന്ന ശീലുകൾ.
കളമൈനകൾ രാപ്പന്തലിൽ
പാടി ശുഭരാത്രി
ഏതോ കുഴലിൽ തെളിയും
സ്വരജതി പോലെ.
എഴുതാ കനവിൻ മുകുളങ്ങളിൽ
അമൃതകണം വീണ

(പാതിമെയ് മറഞ്ഞതെന്തേ)

കനകാംബരങ്ങൾ
പകരുന്ന കൗതുകം
നിറമാലകൾ തെളിയുന്നതാ
മഴവിൽകൊടി പോലെ
ആയിരം കൈകളാൽ അലകളതെഴുതുന്ന രാവിൽ
എഴുതാ കനവിൻ മുകുളങ്ങളിൽ
അമൃതകണം വീണു.

(പാതിമെയ് മറഞ്ഞതെന്തേ)

ചിത്രം
പാവം പാവം രാജകുമാരൻ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, സുജാത

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ജോൺസൺ

Babu Edakochi

പാതിരാ പാൽക്കടവിൽ

പാതിരാ പാൽക്കടവിൽ അമ്പിളി പൂന്തോണി (2)
തുഴയാതെ തുഴയുകയായ് സ്നേഹാർദ്ര നക്ഷത്രം
കാറ്റിന്റെ മർമ്മരമിളകി വാസന്തമായ്
വീണക്കുടങ്ങളിലൊഴുകീ രാഗാമൃതം

(പാതിരാ)

ജന്മങ്ങൾ തൻ സ്വപ്നതീരത്തു ദൂരെ
നീലാരവിന്ദങ്ങൾ പൂത്തു (2)
നൂപുരം ചാർത്തുന്ന ഭൂമി
കാർകുന്തൽ നീർത്തുന്ന വാർമേഘം
കനവിലോടുന്ന സ്വർണ്ണമാൻപേടകൾ
താലവൃന്ദം വീശിനിൽപ്പൂ പൊന്മയൂരം

(പാതിരാ)

നാദങ്ങളിൽ പൂവിരൽത്തുമ്പു തേടി
പുളകങ്ങൾ പൂക്കുന്ന താളം (2)
പൊൻവേണുവൂതുന്ന കാലം
ഹംസങ്ങളോതുന്ന സന്ദേശം
മധുരോന്മാദം വർഷമായ് പെയ്യവേ
മോഹമുകുളം രാക്കടമ്പിൽ ഇതളണിഞ്ഞു

(പാതിരാ)

ചിത്രം
ചെങ്കോൽ

പാടിയത്
എം.ജി.ശ്രീകുമാർ, സംഗീത ശ്രീകാന്ത്

രചന
ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ

സംഗീതം
ബാലഭാസ്കർ

656
പാതിരാക്കാറ്റു വീശി

പാതിരാക്കാറ്റു വീശി മഞ്ഞു വീണ
ജാലകവാതിലടച്ചോ നീ
ഓമൽക്കിടക്ക വിരിച്ചാട്ടെ സഖീ
മണിയറദീപമണച്ചാട്ടേ
(പാതിരാക്കാറ്റു...)

ആ..ആ.ആ.ആ,...ആ.
ചന്ദ്രികയെങ്ങിതാ സൂര്യനെപ്പോൽ
താരകളൊ ദൂരെ മാറിയെങ്ങോ
വാതിൽപ്പഴുതിലൂടൊളികണ്ണിട്ടവൾ
നോക്കി രസിച്ചാലെന്തു ചെയ്യും
മാറോടു ചേർത്തു പുണർന്നാലല്ലാതെ
മാറിക്കിടന്നാലുറങ്ങാമോ
ഈ ഗന്ധമേൽക്കാതൊരു നാളെങ്കിലും
മാറിക്കിടന്നാലുറങ്ങാമോ
(പാതിരാക്കാറ്റു...)

ഒരു നാളു പോയിട്ടൊരു മാത്ര പോലും
ആ മാറിൽ ചൂടു പകരാതുറങ്ങുവാൻ ആ കരവല്ലി
കൊതിയാണുറങ്ങുവാൻ
ആകില്ലെനിക്കറിഞ്ഞു കൂടേ
ചന്ദ്രികയാകിലും താരകളാകിലും
നോക്കി രസിച്ചു ചിരിച്ചോട്ടേ
സ്വർഗ്ഗീയമാമീ നിമിഷദലങ്ങളെ
ഇനി നമുക്കൊന്നായ് പങ്കു വെയ്ക്കാം
(പാതിരാക്കാറ്റു..)

ആൽബം
നിനക്കായ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജാനകി	ചുനക്കര രാമൻകുട്ടി	രവീന്ദ്രൻ

657

പാതിരാക്കാറ്റു വന്നു

പാതിരാക്കാറ്റു വന്നു
കരളിതളിൽ കുളിരുമായ്
ഒരുപിടി തേൻമലരുമായ്
കൊഞ്ചിക്കൊഞ്ചി പിന്നെ കൊഞ്ചി
തുള്ളി തുള്ളി ഉള്ളം തുള്ളി
ചിത്തിരരാവിൽ പൊൻമുത്തുമണിത്തേരിൽ
എത്തുമെൻ ജീവനെപ്പോലെ

(പാതിരാക്കാറ്റു...)

മാനത്തു നിൽക്കുന്ന പൈങ്കിളിപ്പെണ്ണേ
നിന്റെ നിലവിളക്കിൽ കത്തി എരിയുന്നതെന്തു തിരി (2)
അതു പൊൻതിരിയോ പൂത്തിരിയോ
മാലാഖമാരുടെ പുഞ്ചിരിയോ
നിന്റെ കാമുകൻ തന്റെ കടമിഴിയോ

(പാതിരാക്കാറ്റു...)

നാളെയാ ശർക്കര പന്തലിനുള്ളിൽ
നാഥൻ അണഞ്ഞിടുമ്പോൾ
നാണിച്ചിരിക്കും ഞാൻ മൗനമായി (2)
അതു മൗനമാണോ നാണമാണോ
പൂത്തുലയുന്നൊരു മോഹമാണോ
പിന്നെ മോഹം വളർത്തുന്ന ദാഹമാണോ

(പാതിരാക്കാറ്റു...)

ചിത്രം
മഴനിലാവ്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്

സംഗീതം
എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

658
പാതിരാക്കിളി വരൂ

പാതിരാക്കിളി വരൂ പാൽക്കടൽക്കിളീ
ഓണമായിതാ തിരുവോണമായിതാ
പാടിയാടി വാ പുലർമേടിറങ്ങി വാ
പൂവു നുള്ളി വാ മലർകാവിലൂടെ വാ
കാറ്റിലാടുമീ മുളങ്കാട്ടിനുള്ളിലും
ഓണവില്ലൊലി മുഴങ്ങുന്നു
പാതിരാക്കിളി വരൂ പാൽക്കടൽക്കിളി
ഓണനാളിൽ നീ കഥയൊന്നു ചൊല്ലി വാ
താണു വരും മാലാഖപ്പൂഞ്ചിറകോ
താഴ്വരയിൽ മന്ദാരപ്പൂനിരയോ
പറന്നു വന്നീത്തടങ്ങളിൽ പാടാത്തതെന്തു നീ
പുൽത്തുമ്പിൽ തുടിക്കും നീർമുത്തം
ചാർത്തീ നിലാവിൻ പാൽത്തുള്ളി
തിരയിളകും കടലും നിലാവിലാടവേ ഇതു വഴി
(പാതിരാക്കിളി..)

മാമലകൾ പൊന്നാട ചാർത്തുകയായ്
ഏലമണി പൊൻമാല കോർക്കുകയായ്
കിഴക്കുദിച്ചേ നിനക്കൊരാൾ കാർവർണ്ണപ്പൈങ്കിളി
ഈ മണ്ണിൻ പഴമ്പാട്ടീണത്തിൽ
നീയോ കിനാവിൽ മൂളുന്നൂ
കഥ പറയും കിളിയേ പറന്നു പാടി വാ
ഇതു വഴി
(പാതിരാക്കിളി..)

ചിത്രം
കിഴക്കൻ പത്രോസ്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ചുനക്കര രാമൻകുട്ടി

സംഗീതം
ശ്യാം

Babu Edakochi

പാതിരാ താരമേ

പാതിരാ താരമേ
സ്നേഹപ്പൂക്കൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു
ആ രാവിലോ ഏകാന്തനായ്
പ്രണയാർദ്രഗാനവുമായി

(പാതിരാ)

നീലാംബുജം അന്നു മിഴി തുറന്നു
അരികിൽ നീ ചിരി തൂകി നിന്നു
സുന്ദരി നീ വന്നു ചേർന്നു ചാരേ സുഗന്ധം
എന്നിൽ നീയും ഞാനോ നിന്നിലലിഞ്ഞു

(പാതിരാ)

നീരാടുവാനന്നു പുഴ വിളിച്ചു
കരയിൽ പൂ ചിരി തൂകി നിന്നു
പുഞ്ചിരിയായ് വെണ്ണിലാവ് ദൂരേ വസന്തം
എന്നിൽ നീയും ഞാനോ നിന്നിലലിഞ്ഞു

(പാതിരാ)

ചിത്രം
കുയിലിനെ തേടി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
ജോൺസൺ

660

പാതിരാ പുള്ളുണർന്നു

പാതിരാ പുള്ളുണർന്നു പരൽ മുല്ലക്കാടുണർന്നു
പാഴ്മുളം കുട്ടിലേ കാറ്റുണർന്നു (2)
താമരപ്പൂങ്കൊടീ തങ്കച്ചിലമ്പൊലീ
നീ മാത്രം ഉറക്കമെന്തേ പിണക്കമെന്തേ

(പാതിരാ..)

ചന്ദനജാലകം തുറക്കു നിൻ
ചെമ്പകപ്പൂമുഖം വിടർത്തു
നാണത്തിൻ നെയ്ത്തിരി കൊളുത്തു നീ
നാട്ടുമാഞ്ചോട്ടിൽ വന്നിരിക്കൂ
അഴകുതിരും മിഴികളുമായ് കുളിരണിയും മൊഴികളുമായ്
ഒരു മാത്രയെന്നെയും ക്ഷണിക്കൂ
ഈ രാത്രി ഞാൻ മാത്രമായ്

(പാതിരാ..)

അഞ്ജനക്കാവിലെ നടയിൽ ഞാൻ
അഷ്ടപദീലയം കേട്ടു
അന്നുതൊട്ടെൻ കരൾ ചിമിഴിൽ നീ
ആർദ്രയാം രാധയായ് തീർന്നു
പുഴയൊഴുകും വഴിയരികിൽ
രാക്കടമ്പിൻ പൂമഴയിൽ
മുരളികയൂതി ഞാൻ നിൽപ്പൂ
പ്രിയമോടെ വരികില്ലയോ....

(പാതിരാ..)

ചിത്രം
ഈ പുഴയും കടന്ന്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	എസ്.രമേശൻ നായർ	ബേണി ഇഗ്നേഷ്യസ്

661

പാതിരാപ്പൂ ചൂടി

പാതിരാപ്പൂ ചൂടി വാലിട്ടു കണ്ണെഴുതി
പൂനിലാമുറ്റത്തു നീ വന്നല്ലോ പൂത്തുമ്പീ
ഇളനീർക്കുടങ്ങളിൽ കുളിരുണ്ടോ

(പാതിരാ...)

ഓ...ഓ..ഓ..ആ..ആ...
കന്നിമഴപ്പാടത്ത് കണ്ണേറിയും കാലത്ത്
കനകം വിളഞ്ഞതും കവർന്നില്ലേ (2)
കാമനൊരു വില്ലല്ലേ
കാത്തിരുന്ന നാളിൽ നീ
കതകും ചാരല്ലേ നീ ഉറങ്ങല്ലേ

(പാതിരാ...)

അന്നലിട്ട പൊന്നൂഞ്ഞാൽ ആടിയെത്തും നേരത്ത്
അധരം കവർന്നതും മറന്നില്ലേ (2)
മഞ്ഞു കൊണ്ട് കൂടാരം
മാറിലൊരു പൂണാരം
മധുരം മായില്ലേ നീ മയങ്ങല്ലേ

(പാതിരാ...)

ചിത്രം
മയിൽപ്പീലിക്കാവ്

662

പാതിരാമയക്കത്തിൻ

പാതിരാമയക്കത്തിൻ പാട്ടൊന്നു കേട്ടേൻ
പല്ലവി പരിചിതമല്ലാ (2)
ഉണർന്നപ്പൊഴാ സാന്ദ്രഗാനം നിലച്ചു
ഉണർത്തിയ രാക്കുയിലെവിടെ എവിടെ..

(പാതിരാ..)

പഴയ പൊന്നോണത്തിൻ പൂവിളിയുയരുന്നു
പാതി ഉറക്കുമെൻ സ്മൃതിയിൽ (2)
നാദങ്ങൾക്കിടയിൽ വേറിട്ടു നിൽക്കുമാ
നാദം ഇതു തന്നെയല്ലേ
കുയിലായ് മാറിയ കുവലയലോചനേ
ഉണർത്തുപാട്ടായെന്നോ വീണ്ടും നീ
ഉണർത്തുപാട്ടായെന്നോ

(പാതിരാ..)

പഴയൊരുത്രാടത്തിൽ പൂവെട്ടം കവിയുന്നു
പാട്ടു മണക്കുമെൻ മനസ്സിൽ (2)
ദീപങ്ങൾക്കിടയിൽ വേറിട്ടു നിൽക്കുമാ
ദീപം നിൻ മുഖമല്ലേ
പക്ഷിയായ് മാറിയൊരാദ്യാനുരാഗമേ
പക പോലും പാട്ടാക്കിയോ നീ നിന്റെ
പക പോലും പാട്ടാക്കിയോ

(പാതിരാ..)

663

പാതിരാമഴയെതോ

പാതിരാമഴയെതോ ഹംസഗീതം പാടി
വീണപൂവിതളെങ്ങോ പിൻ നിലാവിലലിഞ്ഞു
നീലവാർമുകിലോരം ചന്ദ്രഹൃദയം തേങ്ങി

(പാതിരാമഴയെതോ)

കൂരിരുൾ ചിമിഴിൽ ഞാനും മൗനവും മാത്രം
മുന്നിലലിയും വ്യാമോഹ ജ്വാലയാളുകയായ്
എന്റെ ലോകം നീ മറന്നു (2)
ഓർമ്മപോലും മാഞ്ഞുപോകുവതെന്തേ

(പാതിരാമഴയെതോ)

ശൂന്യവേദികളിൽ കണ്ടു നിൻ നിഴൽ ചന്തം
കരിയിലക്കരയായ് മാറീ സ്നേഹ സാമ്രാജ്യം
ഏകയായ് നീ പോയതെവിടെ (2)
ഓർമ്മപോലും മാഞ്ഞു പോകുവതെന്തേ

(പാതിരാമഴയെതോ)

ചിത്രം
ഉള്ളടക്കം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
മിന്മിനി	ബിച്ചുതിരുമല	എസ്.ബാലകൃഷ്ണൻ

പാതിരാവായി നേരം

പാതിരാവായി നേരം പനിനീർകുളിരമ്പിളീ
എന്റെ മനസ്സിന്റെ മച്ചുമ്മേൽ
എന്തിനിന്നുറങ്ങാതലയുന്നു നീ
ആരീരം രാരം പാടി കടിഞ്ഞൂൽ കനവോടെയീ
താഴെ തണുപ്പിന്റെ ഇക്കിളി പായയിൽ
ഉറങ്ങാതുരുകുന്നു ഞാൻ
ഉം...ഉം..
നിന്നെ തലോടും തെന്നൽ കള്ളകൊഞ്ചലുമായി
പമ്മി പതുങ്ങി വന്നു കിളിവാതിലിലൂടെ
കിന്നാരകാറ്റിന്റെ കാതിൽ
പുന്നാരം ഞാനൊന്നു ചൊല്ലി
കിന്നാരകാറ്റിന്റെ കാതിൽ
പുന്നാരം ഞാനൊന്നു ചൊല്ലി
നിന്നെയുറക്കാൻ ഞാനുണർന്നീ രാവിനു കൂട്ടിരുന്നേ
(പാതിരാവായി നേരം)

മഞ്ഞു പൊതിഞ്ഞ മോഹം മിഴി മൂടിയ നാണം
എന്നിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നെ എന്നെ ഞാനും മറന്നേ
ഗോവണി താഴത്തു വന്നേ ദാവണിസ്വപ്നവും കണ്ടേ
ഗോവണി താഴത്തു വന്നേ ദാവണിസ്വപ്നവും കണ്ടേ
നിന്നെയുറക്കാൻ ഞാനുണർന്നീ രാവിനു കൂട്ടിരുന്നേ
(പാതിരാവായി നേരം)

ചിത്രം
വിയറ്റ്നാം കോളനി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, എസ്.ജാനകി	ഭാസ്കരൻ	ബാബുരാജ്

665

പാതിരാവായില്ല പൌർണ്ണമി

പാതിരാവായില്ല പൌർണ്ണമി കന്യയ്ക്ക്
പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ പ്രായം
പാതിരാവായില്ല പൌർണ്ണമി കന്യയ്ക്ക്
പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ പ്രായം
മൂവന്തി പൊയ്കയിൽ മുങ്ങി നീരാടി പാവാട മാറ്റിയ പ്രായം
മൂവന്തി പൊയ്കയിൽ മുങ്ങി നീരാടി പാവാട മാറ്റിയ പ്രായം
താരക കണ്ണെഴുതി വിണ്ണിലെ ളുവെള്ള താമരപ്പൂവൊന്നു ചൂടി
താരക കണ്ണെഴുതി വിണ്ണിലെ ളുവെള്ള താമരപ്പൂവൊന്നു ചൂടി
വെണ്മുകിൽ ളുവാല ഉന്നിയിരിക്കുന്ന കണ്ണിൽ കവിതയുമായി
കണ്ണിൽ കവിതയുമായി
(പാതിരാവായില്ല ..... പ്രായം) 2

മണിവീണക്കമ്പിയെ ചുംബിച്ചുണർത്തുന്ന
മലരണി കൈ വിരൽ പോലെ (2)
ഹൃദയത്തിൻ തന്ത്രികൾ തട്ടിയുണർത്തുന്ന
അനുരാഗ സുന്ദര സ്വപ്നം
അനുരാഗ സുന്ദര സ്വപ്നം
പാതിരാവായില്ല പൌർണ്ണമികന്യയ്ക്ക്
പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ പ്രായം
പാതിരാവായില്ല പൌർണ്ണമി കന്യയ്ക്ക്
പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ പ്രായം
മൂവന്തിപൊയ്കയിൽ മുങ്ങി നീരാടി
പാവാട മാറ്റിയ പ്രായം
മൂവന്തി പൊയ്കയിൽ മുങ്ങി നീരാടി
പാവാട മാറ്റിയ പ്രായം

ചിത്രം
മനസ്വിനി

666

പാത്തുപതുങ്ങിപ്പമ്മിനടക്കും

പാത്തുപതുങ്ങിപ്പമ്മിനടക്കും
കുന്നിക്കുഴിമടിയൻ
ആമച്ചേട്ടനും ഓട്ടക്കാരൻ മുയലും കൂട്ടുകാർ (2)
ഒരു നാളവർ രണ്ടുപേരും പന്തയം വെച്ചു
ഓട്ടപ്പന്തയം വെച്ചു
മലയോരം കാട്ടുവാരം മത്സരം വെച്ചു തമ്മിൽ മത്സരം വെച്ചു
ഒരു നാളവർ രണ്ടുപേരും പന്തയം വെച്ചു
ഓട്ടപ്പന്തയം വെച്ചു (മലയോരം)
ഇഴയും കാരാമയും പായുന്നൊരു വെൺമുയലും
പരിപാടിയിലാരാരാദ്യം സമ്മാനം നേടും (ഇഴയും)
(പാത്തുപതുങ്ങി)
ബഹുദൂരം ചെന്ന വെൺമുയൽ പിന്തിരിഞ്ഞപ്പോൾ
മെല്ലെ പിന്തിരിഞ്ഞപ്പോൾ
കുറെയേറെ പിന്നിലായിട്ടാമയെക്കണ്ടു
പാവം ആമയെക്കണ്ടു (ബഹുദൂരം)
മുതുകിൽ കൂടാരവും അതിലേറെ ഭാരവുമായ്
തുഴയും ചങ്ങാതിയെനോക്കി സഹതാപം കൊണ്ടു
(മുതുകിൽ) (പാത്തു)
ഒരു പോളക്കണ്ണടയ്ക്കാം ഒന്നുറങ്ങീടാം പയ്യെ ക്ഷീണവും മാറ്റാം
ഇഴയുന്നവനെത്തിടും മുൻപുണർന്നെണീറ്റോടാം
അങ്ങനെ ലക്ഷ്യവും നേടാം (ഒരു പോള)
മുയലിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കുറെ നേരമുറങ്ങിപ്പോയ്
ഉണരുമുൻപാമച്ചേട്ടൻ സമ്മാനോം നേടി (2)
(പാത്തുപതുങ്ങി)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്	സലിൽ ചൗധരി

പാദരേണു തേടിയണഞ്ഞു

പദരേണു തേടിയണഞ്ഞു
ദേവപദരേണു തേടിയണഞ്ഞു
മുരളിവിലോല ദയാലോ
മുരളിവിലോല ദയാലോ
നിന്റെ പദരേണു തേടിയണഞ്ഞു
ദേവ പദരേണു തേടിയണഞ്ഞു
അ അ ആ... അ അ അ ആ...
പദരേണു തേടിയണഞ്ഞു
സൌവ്വർണ്ണ സോപാനത്തിൽ എന്റെ ഗാനനൃത്താഞ്ജലി
എന്റെയശ്രുപുഷ്പങ്ങളാൽ നിറമാല ചാർത്തുന്നു ഞാൻ
[സൌവ്വർണ്ണ]
കരുണാസുധാംശുവല്ലേ...
സാമഗാനവീചി തഴുകും ദേവ പദരേണു തേടിയണഞ്ഞു
കായാമ്പൂവർണ്ണാ നിന്റെ കാൽത്തളിരിൽ വീഴുന്നു ഞാൻ
എന്നുടലുമെന്നാത്മാവും നൃത്തമാടി വീഴുന്നിതാ
[കായാമ്പൂവർണ്ണാ]
തഴുകിത്തലോടുകില്ലേ... പദതാരിലെന്നെയണയ്ക്കൂ
ദേവപദരേണു തേടിയണഞ്ഞു
മുരളിവിലോല ദയാലോ മുരളിവിലോല ദയാലോ
നിന്റെ പദരേണു തേടിയണഞ്ഞു
ദേവ പദരേണു തേടിയണഞ്ഞു
ധനിസധ ധനിസ ധനിധമ ധമരി
മരിസനിസനിധനിസാ സരിമപധനി,
സരി, രിമപധനിസാരിധാ രിസനിസാ
സനിധനി, നിധമപ രിസനിസ
സനിധനി നിധമപ മപധനിസമാരി സരി,
നി രിസ രിസ പാമ ..പദരേണു തേടിയണഞ്ഞു
ദേവപദരേണു തേടിയണഞ്ഞു

ചിത്രം
ദേവദാസ്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ജോൺസൺ

പാദസ്മരണസുഖം

Babu Odakochi

പാദസ്മരണസുഖം ...
ഗോപാലക നാദശ്രുവണരസം
നാഥ! നമാമി സദാ...
ശ്രിതപാലനലോല! നമാമി സദാ
ഗോപാലക നാദശ്രുവണരസം
മന്ദരധാരക! മധുരാനായക!
അഖിലാമയഹര മധുരോദാരാ!
പാദസ്മരണസുഖം ... ഗോപാലക നാദശ്രുവണരസം

അഷ്ടപദീലയ മൃദുപദലോല
കേതകിപുരവാസിത പാവന!
നന്ദകിശോരാ നവനീതചോര!
നന്ദകിശോര....
രിസാനിധപാ മപധനി നന്ദകിശോരാ
സരിഗസ പധനിപ
സരിഗസ പധനി നന്ദകിശോരാ
സസസ നിസരിസ സനിധപ മപധനി സരിസരി ഗരി
ഗരിസനിധനി രിസ
രിസനിധപധ സനി ഗമപധനി നന്ദകിശോരാ
പപധപമ പധനിനി ധസരി രിരിരിരി സനിസനി
സരിഗമഗരി
സനിസരി ഗഗരിരിരിസ നിസരിസനിധപ മപധനി
സരിഗ സരിസ സനിധപ മപധരി...സനി
ഗരി-സനിധനി രിസ-നിധപധ
സനി-ധപമപ പധനി
നന്ദകിശോരാ നവനീതചോരാ
തുളസീദളധര കമലാകാന്താ

ചിത്രം
സല്ലാപം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
സുശീല	വയലാർ	ദേവരാജൻ

669

Babu Edakochi

പാമരം പളുങ്കുകൊണ്ട്

പാമരം പളുങ്കുകൊണ്ട്
പന്നകം കരിമ്പുകൊണ്ട്
പഞ്ചമിയുടെ തോണിയിലേ
പങ്കായം പൊന്നുകൊണ്ട്
(പാമരം)

കണ്ണങ്കുളങ്ങരേ കളഭക്കുളങ്ങരേ
കുളിരായ കുളിരെല്ലാം തോണിയിലേറ്റി
(കണ്ണങ്കുളങ്ങരേ)
കളമുണ്ടും തോളിലിട്ട് കനവെല്ലാം കണ്ണിലിട്ട്
കാത്തിരുന്ന കണ്ണനെ കൂട്ടിനിരുത്തി
(കളമുണ്ടും)
വാ ഇതിലേ വാ തോണി ഇതിലേ വാ
(പാമരം)

ഏഴാം കടൽക്കരേ യക്ഷിക്കടൽക്കരേ
ഇളനീരും പനിനീരും കൊണ്ടെയിറക്കീ
(ഏഴാം കടൽക്കരേ)
അണിമുത്തും മുങ്ങിവാരി മണിമുത്തും മുങ്ങിവാരി
മാലയിട്ട കണ്ണനെ മടിയിലിരുത്തി
(അണിമുത്തും)
വാ ഇതിലേ വാ തോണി ഇതിലേ വാ
(പാമരം)

ചിത്രം
ത്രിവേണി

670

പായിപ്പാട്ടാറ്റിൽ വള്ളം കളി

പായിപ്പാട്ടാറ്റിൽ വള്ളം കളി
പമ്പാനദി തിരയ്ക്ക് ആർപ്പുവിളി
കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടനും ആനാരിച്ചുണ്ടനും
കാവാലം ചുണ്ടനും പോർ വിളിയിൽ... ആ
വലിയ ദിവാൻജിയും മുൻ നിരയിൽ
(പായിപ്പാട്ടാറ്റിൽ.)

ഒന്നാനാം ചുണ്ടനേലമരം പിടിക്കുന്ന
പൊന്നിലും പൊന്നായ തമ്പുരാനേ (2)
ഉത്സവക്കാവിലും കരയോഗനാവിലും
ഒന്നാമനായുള്ള തമ്പുരാനേ നിന്നെ
തേടി തുഴഞ്ഞു വരുന്നു
നിന്റെ ചെറുമി തൻ ചുരുളൻ വള്ളം
എല്ലാമെല്ലാം അറിയുന്നതില്ലേ
നമ്മെച്ചുഴും പളുങ്കു വെള്ളം
(പായിപ്പാട്ടാറ്റിൽ.)

ഓളത്തിൽ മുങ്ങാതെ മേളം പുതച്ചും
കൊണ്ടോടുന്ന തോണിയിലെ തമ്പുരാനേ (2)
ആട്ടക്കളത്തിലും കൂത്തമ്പലത്തിലും
ആശാനായ് വാഴുന്ന തമ്പുരാനേ
നീ പണ്ടേകിയ വെറ്റില തിന്നു
നിന്റെ ചെറുമി തൻ ചുരുളൻ വള്ളം
എല്ലാമെല്ലാം അറിയുന്നതില്ലേ
എന്നും മൂളും പളുങ്കുവെള്ളം
(പായിപ്പാട്ടാറ്റിൽ.)

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

671

പാരിജാതം തിരുമിഴി

പാരിജാതം തിരുമിഴി തുറന്നു
പവിഴ മുന്തിരി പൂത്തു വിടർന്നു
നീലോൽപലമിഴി നീലോൽപലമിഴി
നീമാത്രമെന്തിനുറങ്ങി

മൂടൽ മഞ്ഞു മുലക്കച്ചകെട്ടിയ
മുത്തണിക്കുന്നിൻ താഴ്വരയിൽ
നിത്യകാമുകി........ നിത്യകാമുകി
നിൽപ്പൂ ഞാനീ
നിശാനികുഞ്ജത്തിന്നരികിൽ
എഴുന്നേൽക്കൂ സഖീ, എഴുന്നേൽക്കൂ
ഏകാന്ത ജാലകം തുറക്കൂ.

(പാരിജാതം)

നിന്റെ സ്വപ്നമദാലസ നിദ്രയിൽ
നിന്നെയുണർത്തും ഗാനവുമായ്
വിശ്വമോഹിനീ,.....വിശ്വമോഹിനി
നിൽപ്പൂ ഞാനീ
വികാരസരസ്സിൻ കരയിൽ
എഴുന്നേൽക്കൂ സഖീ, എഴുന്നേൽക്കൂ
ഏകാന്ത ജാലകം തുറക്കൂ

(പാരിജാതം...)

ചിത്രം
തോക്കുകൾ കഥ പറയുന്നു

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ജോൺസൺ

672

പാലപ്പൂവേ നിൻ തിരു

പാലപ്പൂവേ നിൻ തിരു മംഗല്യത്താലി തരൂ
മകര നിലാവേ നീയെൻ നീഹാരക്കോടി തരൂ (2)
കാണാതെ വിണ്ണിതളായ് മറയും മന്മഥനെന്നുള്ളിൽ
കൊടിയേറിയ ചന്ദ്രോത്സവമായ്

(പാലപ്പൂവേ..)

മുത്തിന്നുള്ളിലൊതുങ്ങും പൂമാരൻ
കന്നികൈകളിലേകി നവലോകങ്ങൾ (2)
ആയിരം സിരകളുണർന്ന വിലാസ-
ഭാവമായ് വിരഹിണീ വിധുവായ്
ഞാനൊഴുകുമ്പോൾ താരിളകുമ്പോൾ (2)
രാവിലുണർന്ന വിലോലതയിൽ
ഗാന്ധർവ്വ വേളയായ്

(പാലപ്പൂവേ...)

നീലക്കാർമുകിലോരം വിളയാടുമ്പോൾ
മല്ലിപ്പൂമ്പുഴയോരം കളിയാടുമ്പോൾ (2)
മാനസം മൃദുല വസന്ത മയൂര നടകളിൽ
തെല്ലിളം തുടിയായ്
പദമണിയുമ്പോൾ കാവുണരുമ്പോൾ (2)
മുത്തിളകുന്ന മനോലതയിൽ
ഗാന്ധർവ്വ രാഗമായ്

(പാല...)

ചിത്രം
ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്വേതമോഹൻ, നിഷാദ്	റഫീക് അഹമ്മദ്	ശരത്

673

പാലപ്പൂവിതളിൽ

പാലപ്പൂവിതളിൽ വെണ്ണിലാപ്പുഴയിൽ
ലാസ്യമാർന്നണയും സുരഭീരാത്രി
അനുരാഗികളാം തരുശാഖകളിൽ
ശ്രുതി പോൽ പൊഴിയും ഇളമഞ്ഞലയിൽ
കാതിൽ നിൻ സ്വരം
(പാലപ്പൂവിതളിൽ..)

മകരമഞ്ഞു പെയ്തു
തരളമാം കറുകനാമ്പുണർന്നു
പ്രണയമാം പിറാവേ
എവിടെ നീ കനവു പോൽ മറഞ്ഞൂ
അത്തിക്കൊമ്പിൽ ഒരു മൺകൂട്ടതരാം
അറ്റം കാണാവാനം നിനക്കു തരാം
പകരു കാതിൽ തേനോലും നിൻ മൊഴികൾ
(പാലപ്പൂവിതളിൽ.)

വഴിമരങ്ങളെല്ലാം ഏതോ മഴ നനഞ്ഞു നിന്നൂ
ഇലകളോ നിലാവിൻ
ചുമലിൽ പതിയെ ചാഞ്ഞുറങ്ങീ
നൃത്തം വെയ്ക്കും നക്ഷത്രത്തരികളിതാ
തത്തിതത്തിക്കളിപ്പൂ നിൻ മിഴിയിൽ
പകരു നെഞ്ചിൻ നനവോലും നിൻ മൊഴികൾ
(പാലപ്പൂവിതളിൽ.)

ചിത്രം
തിരക്കഥ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ശ്രീകുമാരൻതമ്പി

സംഗീതം
അർജ്ജുനൻ

674

പാലരുവീ കരയിൽ

പാലരുവീ കരയിൽ
പഞ്ചമിവിടരും പടവിൽ...
പറന്നു വരൂ വരൂ
പനിനീരുതിരും രാവിൽ...
കുരുവീ..... ഇണക്കുരുവീ....
മാധവമാസ നിലാവിൽ
മണമൂറും മലർക്കുടിലിൽ
മൗനം കൊണ്ടൊരു മണിയറ തീർക്കും...
മൽസഖി ഞാനതിലൊളിക്കും
നീ വരുമോ നിൻ നീലത്തൂവലിൽ
നിറയും നിർവൃതി തരുമോ....
കുരുവീ..... ഇണക്കുരുവീ.....

(പാലരുവീ കരയിൽ)

താരാപഥമണ്ഡപത്തിൻ
മേഘപക്ഷികൾ മയങ്ങും
താലവനത്തിൽ കാറ്റാം നർത്തകി
തളകൾ മാറ്റിയുറങ്ങും...
നീ വരുമോ നിൻ അധരദളത്തിൽ
നിറയും കവിതകൾ തരുമോ...
കുരുവീ..... ഇണക്കുരുവീ.....

(പാലരുവീ കരയിൽ)

ചിത്രം
പത്മവ്യൂഹം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
മാധുരി	വയലാർ	ദേവരാജൻ

675

പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്ത

പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്തോരഴകാണു ഞാൻ (2)
കാലിൽ കാഞ്ചന ചിലമ്പണിയും കലയാണു ഞാൻ
പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്തോരഴകാണു ഞാൻ
കാലിൽ കാഞ്ചന ചിലമ്പണിയും കലയാണു ഞാൻ
പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്തോരഴകാണു ഞാൻ

അനങ്ങുമ്പോൾ കിലുങ്ങുന്നൊരരഞ്ഞാണവും
മെയ്യിൽ നനഞ്ഞ പൂഞ്ചുകിൽ മൂടും ഇളം നാണവും
വലംപിരി ശംഖിനുള്ളിൽ ജലതീർഥവും
കേളീനളിനത്തിൽ നിറയുന്ന മധുബിന്ദുവും തന്നു
പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്തോരഴകാണു ഞാൻ

പതിനാലു ലോകങ്ങൾക്കും പ്രിയ മോഹിനീ
കണ്ടു മുനിമാരും മയങ്ങുന്ന വരവർണ്ണിനീ
അരയന്ന നട നടന്ന് അരികിൽ വരാം
തങ്കതിരുമെയ്യിൽ അണിയിക്കാം ഹരിചന്ദനം
പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്തോരഴകാണു ഞാൻ

പട്ടുനിലാത്തുകിൽ ചുറ്റിയെടുത്തൊരു പൂച്ചെണ്ട്
പട്ടമരാള വികാരസരസ്സിലെ നീർച്ചെണ്ട് (2)
പൂത്ത മുഖങ്ങളിൽ മുത്തു കിളിർത്തൊരു നേരത്ത്
കണ്ണുന കൊടികൾ കൊണ്ടു കാമമലരമ്പു ളുകമതിൽ
പ്രാണഹർഷവുമായി
പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്തോരഴകാണു ഞാൻ

ചിത്രം
സ്വാമി അയ്യപ്പൻ

676

തെയ് തിത്തെയ്
മണികങ്കണ കൈകളിൽ പാൽകടലമൃതോടേ
നൃത്തം ഇലതാളം പിടിക്കു ലതാതികളേ
തെയ് തിത്തെയ്
മണികങ്കണ കൈകളിൽ പാൽകടലമൃതോടേ
നൃത്തം ഇലതാളം പിടിക്കു ലതാതികളേ
കൊഞ്ചും ഇളനെഞ്ചും പുതു മലർശരം
അഞ്ചും മുഖമഞ്ചം മദമായ്
ഇരവിലും പകലിലും ഇതളിട്ടും
തൊടിയിലേ മധുരിമ നുകരവേ
പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്തോരഴകാണു ഞാൻ

സ്വപ്നം അനസ്വരത്തിൽ വിടർന്നില്ലയോ
വീണ്ടും സ്വർഗ്ഗം മുഖപ്രസാദം അണിഞ്ഞില്ലയോ (2)
ദേവസദസ്സിലിന്നു സുകൃതോത്സവം
ഈ ദേവീ തൻ അനുഗ്രഹം തിരുവുത്സവം ഇന്നു
പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്തോരഴകാണു ഞാൻ
കാലിൽ കാഞ്ചന ചിലമ്പണിയും കലയാണു ഞാൻ
പാലാഴി കടഞ്ഞെടുത്തോരഴകാണു ഞാൻ

ചിത്രം
സ്വാമി അയ്യപ്പൻ

പാടിയത് യേശുദാസ്	രചന കൈതപ്രം	സംഗീതം ജോൺസൺ

BabuEdakochi

പാലാഴീ തീരം കണ്ടൂ

പാലാഴീ തീരം കണ്ടൂ ഞാൻ
സ്നേഹത്തിൻ ആഴം കണ്ടൂ ഞാൻ (2)
പൂച്ചെണ്ടിനു കൈ നീട്ടി പൂക്കാലം വരവേറ്റു
ഒരു സ്വർഗ്ഗാരാമം നീളെ കൈ വന്നു

(പാലാഴീ...)

ഇത്രനാളെങ്ങുപോയെൻ സ്നേഹാർദ്രയാമമേ
ഈ മടിയിൽ തല ചായ്ക്കാൻ
കാത്തിരുന്നതാണു ഞാൻ (2)
കൈ തലങ്ങളിൽ സാന്ത്വനം തേടുവാൻ
കൈക്കുഞ്ഞിൻ കനവോടെ കാത്തിരുന്നു ഞാൻ

(പാലാഴീ...)

വെള്ളി നിലാതേരേറി പൊൻ ചിങ്ങം വന്നപ്പോൾ
ആദ്യത്തെ പൂവിളിയിൽ അറിയാതുണർന്നു ഞാൻ (2)
ജന്മപുണ്യമായ് കൈവരും സ്വപ്നമായ്
തുമ്പിലയും നീർത്തി വെച്ചു നോറ്റിരുന്നു ഞാൻ

(പാലാഴി...)

ചിത്രം
ഉത്തമൻ

പാലേറും നാടായ

പാലേറും നാടായ പാലേരില്
പാടിപ്പതിഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ
പാലേരി മാണിക്യം പെണ്ണൊരുത്തി
പാതിരാ നീന്തിക്കടന്ന പാട്ട്

ആവളച്ചെറേലെ മീനിന്റൊപ്പം
നീന്തിത്തുടിച്ച വളർന്ന പെണ്ണ്
കല്ലൂരെ കാട്ടിലെ മാനിന്റൊപ്പം
ഓടിക്കളിച്ച വളർന്ന പെണ്ണ്

കുഞ്ഞോറക്കുന്നിന്നടിവാരത്തിൽ
തുമ്പപ്പൂച്ചിരിയും നുണക്കുഴിയും
ആകാശചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്
സമ്മാനം കിട്ടിയ കണ്ണും മൂക്കും

കവടി മണി പോലെ പൊക്കിൾക്കൊടി
പൂവിരിയും പോലെയാ ചുണ്ടും പല്ലും
മാഞ്ചോട്ടിൽ മകരത്തിൽ കാറ്റു പോലെ
ഇല നുള്ളി പൂ നുള്ളി നടന്ന പെണ്ണ്

ആ പെണ്ണിൻ പാട്ടിൽ തളിർക്കും നെല്ലിൽ
ഓളെപ്പോലുള്ള കതിരു വിളയും
പാലേരി മാണിക്യം പെണ്ണൊരുത്തി
പാതിരാ നീന്തിക്കടന്ന പാട്ട്

ചിത്രം
പാലേരിമാണിക്യം ഒരു പാതിരാ
കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ	കൈതപ്രം	എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

679

പാവമാം കൃഷ്ണമൃഗ

പാവമാം കൃഷ്ണമൃഗത്തിനെയെന്തിനായ്
കാടാളനീതികൊണ്ടമ്പെയ്തൊടുക്കി നീ
ആരെയും നോവിച്ചിടാത്തൊരീയേഴയെ
കൊല്ലുവാനല്ല നീ പോരാളിയായതും
പഞ്ചാഗ്നിമദ്ധ്യേ തപസ്സുചെയ്താലുമീ
പാപകർമ്മത്തിൻ പ്രതിക്രിയയാകുമോ
ഓം അഗ്നിമീളേ പുരോഹിതം യജ്ഞസ്യ ദേവമൃത്വിജം
ഹോതാരം രത്നധാതമം
സംക്രമം... ഉദയസംക്രമം..പ്രണവതാളത്തിലുണരുന്നിതാ...
ഞാനെന്ന ഭാവങ്ങളത്രയുമെരിച്ചുകൊണ്ടുയരുന്ന ജാതവേദാഗ്നിയായ്
അദ്വൈതമന്ത്രങ്ങളഖിലാണ്ഡചൈതന്യമേകമെന്നരുളുന്ന പൊരുളായ്.
സാഗരം തേടുന്ന നദികളെപ്പോലെ
അമ്മയെത്തിരയുന്ന പൈതങ്ങളെപ്പോൽ
പലകോടി മാനവകുലങ്ങൾ തേടുന്ന
ഒരു മൗനബിന്ദുവായ് മറയുന്ന സത്യം
മനുഷ്യന്റെ കൈകൾ വിലങ്ങിട്ടു നിർത്തും
വികാരങ്ങൾ മൂടും സ്വരങ്ങൾക്കു മീതെ
എന്നാത്മബോധം തേടുന്ന വീണ്ടും
ഗുരുവൈഭവത്തിന്റെ അദ്വൈതവേദം
തനിമയുടെ ജീവകല വിടരുമൊരു സ്നേഹലയ (സംക്രമം)
ഓം അഗ്ന്യാത്മനാ ദീപം കല്പയാമി
ഓം വായ്‌വാത്മനാ ധൂപം കല്പയാമി
എവിടെയൊരു മനുജന്റെ നെഞ്ചുമുരുകുന്നോ
അവിടെയെൻ സാന്ത്വനം കനിവായ് തുടിയ്ക്കും
എവിടെയൊരു മർത്യന്റെ ഗാനമുയരുന്നോ
അവിടെയെൻ ഹൃദയമൊരു ശ്രുതിയായ് ലയിക്കും
ഒന്നാണു നാദം രാഗങ്ങൾ ജന്യം ഒന്നാണു സൂര്യൻ പലതു പ്രതിബിംബം
എന്നാത്മതത്ത്വം തിരയുന്നിതെങ്ങും
ആ സൂര്യനാളത്തിലാനന്ദസൂക്തം
തനിമയുടെ ദേവകലയുണരുമൊരു സ്നേഹലയ (സംക്രമം)
ഓം ആകാശാത്മനാ പുഷ്പം കല്പയാമി
ഓം സൂര്യാത്മനാ ഗന്ധം കല്പയാമി
ഒം അമൃതാത്മനാ നൈവേദ്യം കല്പയാമി

ചിത്രം
അദ്വൈതം

680

പാവാട വേണം

പാവാട വേണം മേലാട വേണം...
പാവാട വേണം മേലാട വേണം
പഞ്ചാരപ്പനങ്കിളിക്ക്
ഇക്കാന്റെ കരളേ ഉമ്മാന്റെ പൊരുളേ
മുത്താണ നീ ഞമ്മക്ക്
(പാവാട വേണം...)

കിത്താബ് പഠിച്ച് ഉദ്യോഗം ഭരിച്ച്
സുൽത്താന്റെ ഗമയിൽ വരും (2)
അബുദാബിക്കാരൻ പുതുമണവാളൻ
നിക്കാഹിനൊരുങ്ങി വരും
ഓൻ വിളിക്കുമ്പ പറന്ന് വരും (2)
(പാവാട വേണം...)

അള്ളാണെ ഉമ്മാ പൊല്ലാപ്പ് വേണ്ടാ
അയ്യായിരം കൊടുക്കാം...
അതിനൊപ്പം പണമവൻ മഹറായി തന്നാൽ
നിക്കാഹ് പൊടിപൊടിക്കാം
അയിഷാന്റെ നിക്കാഹ് പൊടിപൊടിക്കാം
അതു കയിഞ്ഞവനുമായി സുബർക്കത്തിലിരിക്കുമ്പം
ഉമ്മാനെ മറക്കരുതേ
നീയീ ഇക്കാനെ വെറുക്കരുതേ...
(പാവാട വേണം...)

ചിത്രം
അങ്ങാടി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
ബാബുരാജ്

Babu Edakochi

പാവാട പ്രായത്തിൽ

പാവാട പ്രായത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ
താമര മൊട്ടായിരുന്നു നീ...ഒരു
താമര മൊട്ടായിരുന്നു നീ
ധാവണി പ്രായത്തിൽ പാതി വിടർന്ന നീ
പൂഞ്ചേല പരുവത്തിൽ പൂവായി
തേനുള്ളിൽ തുളുമ്പുന്ന പൂവായി

(പാവാട)

നീയാകും ഗാനത്തെ എന്തെല്ലാം രാഗത്തിൽ
പാടുന്നു പ്രകൃതീ ദേവി
പാടുന്നു പ്രകൃതീ ദേവി
നീയാകും ചിത്രത്തെ എന്തെല്ലാം വർണ്ണത്തിൽ
എഴുതുന്നു വിശ്വൈക ശിൽപ്പി

(പാവാട)

പരിണാമചക്രം തിരിയുമ്പോൾ നീയിനി
പതിയായ് അമ്മയായ് അമ്മൂമ്മയായ് മാറും
മന്നിതിലൊടുവിൽ നീ മണ്ണായ് മറഞ്ഞാലും
മറയില്ല പാരിൽ നിൻ പാവന സ്നേഹം

ചിത്രം
കാർത്തിക

പാഹി പരം പൊരുളേ

പാഹി പരം പൊരുളേ ശിവ ശിവ നാമ ജപ പൊരുളേ
വരവർണ്ണിനി ശുഭകാമിനി ഉമതൻ പതിയേ (2)
ചന്ദ്രകലാധരാ സങ്കടനാശക സന്തതമുണരുക നീ
ശിവ ശിവ ശിവ ശംഭോ ശിവ ശംഭോ
ഹര ഹര ഹര ശംഭോ ശിവ ശംഭോ (2)
[പാഹി...]

ഗംഗയുണർത്തുക നീ സ്വരസന്ധ്യയുണർത്തുക നീ
ശിവ ശിവ ശിവ ശംഭോ ശിവ ശംഭോ
ഹര ഹര ഹര ശംഭോ ശിവ ശംഭോ (2)
സത്യമുൺത്തുക നീ വരതത്വമുണർത്തുക നീ
ഇനി നിന്റെ മനോഭയ മുദ്രയിലഖിലം മുറ്റി വിടർത്തുക നീ (2)
നിനക നിരാമയ മന്ത്ര ജപത്തിനു നീരാ ജലമാം നീ
ശിവ ശിവ ശിവ ശംഭോ ശിവ ശംഭോ
ഹര ഹര ഹര ശംഭോ ശിവ ശംഭോ (2)
ഭസ്മമൊരുക്കുക നീ നട ഭൈരവി പാടുക നീ
ശിവ ശിവ ശിവ ശംഭോ ശിവ ശംഭോ
ഹര ഹര ഹര ശംഭോ ശിവ ശംഭോ (2)

മേഘമുയർത്തുക നീ തുടി തൊട്ടു തലോടുക നീ
ഇനി നിന്റെ ജഡാമയ മുടിയിലുഷസ്സിൽ നമ്മ കൊളുത്തുക നീ
ഹിമഗിരി നന്ദിനി ഇവളുടെ നെഞ്ചിൽ ഹംസ ധ്വനിയാം നീ
ശിവ ശിവ ശിവ ശംഭോ ശിവ ശംഭോ
ഹര ഹര ഹര ശംഭോ ശിവ ശംഭോ (2) [പാഹി...]

ചിത്രം
വടക്കുംനാഥൻ

പാടിയത് യേശുദാസ്	രചന കൈതപ്രം	സംഗീതം ജോൺസൺ

683
പാർത്ഥസാരഥിം ഭാവയേ

പാർത്ഥസാരഥിം ഭാവയേ
പാർത്ഥസാരഥിം ഭാവയേ ശ്രീ (3)
പാർത്ഥസാരഥിം ഭാവയേ....
കേവലമാം എൻ ജന്മ ജന്മാന്തര (2)
പാപജാലം അകലാൻ അനുവേലം (2)
പാർത്ഥസാരഥിം ഭാവയേ...ശ്രീ
പാർത്ഥസാരഥിം ഭാവയേ ഏ..
ആത്മപദങ്ങളിൽ മുനിജനം തേടും പ്രണവാമൃതമറിയാൻ (2)
ദേവ ദേവ സുരനായക മാമവാ (2)
നാദ രൂപ ഗുരു പവന പുരേശ്വരാ ആ..ആ.ആ..ആ.
നാദ രൂപ ഗുരു പവന പുരേശ്വരാ (4)
നാദ രൂപ ഗുരു ....
നാദ രൂപ ഗുരു പവന പുരേശ്വരാ (4)
നാദ രൂപ ഗുരു
സരിസ സനി ധസ നിധപ ഗമ പധനി
നാദ രൂപ ഗുരു പവന പുരേശ്വരാ
പധനിധ ധനിസരി ഗഗരിഗ സരിസസനി
ധപമാ ഗമപധനി
നാദ രൂപ ഗുരു
മാപ ധാപ മഗരി നിധപമഗ സനിധ
ഗരിമഗരിസ സനിധ ഗമപധനി
നാദ രൂപ ഗുരു പവന പുരേശ്വരാ
സസരിഗഗാഗ ആ
ഗ മ ഗമ ഗഗ ഗഗമാ ഗമ ഗഗ
ഗമ ഗമഗഗരിരി സരിഗമക രിസ സനിസരിഗ
രിരിഗ രിരിഗ രിരിഗ രിരിഗ നിരിഗരിരിഗ
സരി സസ നിസാസ നിസാരി
നാദ രൂപ ഗുരു പവന പുരേശ്വരാ
അരുളുക സാമ്പ്രതം
അരുളുക സാമ്പ്രതമടിയനൊരഭയം

ചിത്രം
കുടുംബസമേതം

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
കൈതപ്രം

Babu Edakochi

പാർവണ പാൽമഴ

പാർവണ പാൽമഴ പെയ്തൊഴിയും
പാലപ്പൂമണ പുഴയൊഴുകും
ആയിരം നിലയുള്ളൊരാവണിക്കൊട്ടാരം
ആകാശപ്പനയിൽ ഞാൻ പണിഞ്ഞുതരും
എന്തു വേണം സഖി എന്തു വേണം
ഇനി നിനക്കെന്തു വേണം
ഋതുമതിപ്പെണ്ണിന് ഞൊറിഞ്ഞുടുക്കാൻ
കസവണിക്കോടി കണിക്കോടി
ആയിരത്തൊന്ന് തളിർവെറ്റിലയിൽ
സ്വർണ്ണനക്ഷത്ര കളിപ്പാക്ക്
പാടാൻ സ്വർഗ്ഗവാതിൽ കിളിപ്പാട്ട്
എന്തു വേണം സഖി എന്തു വേണം
ഇനി നിനക്കെന്തു വേണം
(പാർവണ)

ചിലങ്കകൾ കിലുങ്ങും സ്വരമേളം
ആതിരരാവിൽ തിരുവരങ്ങ്
താമരക്കുമ്പിളിൽ ശലഭഗീതം
നിനക്കാടാൻ അമ്പിളി കളിയൂഞ്ഞാൽ
ആശകൾ നീർത്തും മയിൽപ്പീലി
എന്തു വേണം സഖി എന്തു വേണം
ഇനി നിനക്കെന്തു വേണം
(പാർവണ)

ചിത്രം
എന്ന് സ്വന്തം ജാനകിക്കുട്ടി

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
ബോംബെ രവി

Babu Edakochi

പാർവണേന്ദുമുഖി

പാർവണേന്ദുമുഖി പാർവതി
ഗിരീശ്വരന്റെ ചിന്തയിൽ മുഴുകി വലഞ്ഞൂ
നിദ്രനീങ്ങിയല്ലും പകലും മഹേശരൂപം
ശൈലപുത്രിയ്ക്കുള്ളിൽ തെളിഞ്ഞു

(പാർവണേന്ദു...)

സർപ്പനായകഭൂഷയേന്തും
സാംബശിവനുടെ ചാരുഗളത്തിൽ
വിഘ്നമൊഴിഞ്ഞൊരു നാളിലഗാത്മജ
വരണമാലികയുമന്പൊടു ചാർത്തി

(പാർവണേന്ദു...)

കാമ്യദർശനദേവി പിന്നെ
കാമഹരനുടെ പുണ്യശരീരം
പാതിയുമഴകിൽ പകുത്തെടുത്തുമ
പതിമാനസനെ നിലയനമാക്കി

(പാർവണേന്ദു...)

ചിത്രം
പരിണയം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	എ.പി.ഗോപാലൻ	എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

686

പാർവതീ സ്വയംവരം

പാർവതീ സ്വയംവരം കഴിഞ്ഞ രാവിൽ
പുഷ്പമഴ ചൊരിയും വസന്തനിലാവിൽ (2)
ഒരു ദേവ തപസ്വിനീ ധന്യയായ് നിൽക്കും
കുമാരസംഭവ കാവ്യമുണർന്നു
കുമാരസംഭവ കാവ്യമുണർന്നു
(പാർവതീ സ്വയംവരം..)

സൂര്യപടം ഞൊറികളഴിച്ചു
സ്വർണ്ണമാൻ തോലും തറ്റുടുത്ത്
ശിവപഞ്ചാക്ഷരീ മന്ത്രവും ചൊല്ലി
സൂര്യപഞ്ചാഗ്നിയിൽ തപസ്സിൽ നിന്നു
നീ തപസ്സിൽ നിന്നു
(പാർവതീ സ്വയംവരം..)

മഞ്ഞിലും മഴയിലും തൊഴുതു നിന്നു
നീ പൊൻതാമരപ്പൂമുകുളം പോലെ
വാർതിങ്കൾകല ചൂടും പ്രിയകാമുകനെ
വരമഞ്ഞൾ കുറിയിട്ടു കാത്തിരുന്നു
(പാർവതീ സ്വയംവരം..)

കാളിദാസന്റെ പ്രിയ നന്ദിനിമാരിൽ
കമനീയ സംഗീത നൃത്തശില്പം
അനുരാഗ ഹൃദയ ദേവനു വേണ്ടി
അനശ്വരയായൊരു കാമിനി നീ
(പാർവതീ സ്വയംവരം..)

ചിത്രം
രാഗം താനം പല്ലവി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

687

പാർവ്വതീ മനോഹരീ

പാർവ്വതീ മനോഹരീ പാർവ്വണം സുധാമയം
നടനവേദിയായ് ശ്രീശൈലം നന്ദിമൃദംഗലയം
പ്രണവനാദമഴയായ്... പാർവ്വതീ...

കഞ്ജബാണനന്നമ്പെയ്തു പൊൻവസന്തം മിഴി തുറന്നു
കയ്യിലേന്തും മാൻപേടയായ് ഹരനു ഹൃദയജതികളുയർന്നു
ശൃംഗാരപ്പദംപോലെ ഹിമഗിരി
മിഴി മൂന്നിൽ നിലാവിന്റെ കുളിരലകൾ
പ്രണയം പ്രിയമാനസത്തിൽ
ഗംഗ പോലെ ഒഴുകുകയായ്
ശൈലാധിനാഥ പാഹി പാഹി
ഹിമചന്ദ്രചൂഡ പാഹി പാഹി തവ ചരണം
മണിനാഗഭൂഷ ദേവ ദേവ
ശിവസാംബരുദ്ര ഭാവയാമി തവ ചരിതം
(പാർവ്വതീ)
നടനമാടീ നടരാജൻ
സാന്ദ്രമൊഴുകീ പ്രണയപദം
നാരദ വീണാതന്ത്രികളിൽ
ശിവദ മധുരസ്വരങ്ങളുയർന്നു
തിരുനാഗച്ചിലമ്പിട്ട മദകര ഹര-
ലീലാവിലാസങ്ങളുണരുമ്പോൾ
ഉലകിൽ ദ്രുതതാണ്ഡവങ്ങളാടിടുന്നു ഭൂതഗണം
ഭസ്മാംഗരാഗ പാഹി പാഹി
രാജാധിരാജ ഭാവയാമി തവനടനം
ശിവസുന്ദരേശ വാമദേവ
ലോകാധിനാഥ ശോധയാശു മമഹൃദയം
(പാർവ്വതീ)

ചിത്രം
ധ്രുവൽക്കൊട്ടാരം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	പി.ഭാസ്കരൻ	കെ.രാഘവൻ

Babu Edakochi

പാർവ്വണേന്ദുവിൻ

പാർവ്വണേന്ദുവിൻ ദേഹമടക്കി
പാതിരാവിൻ കല്ലറയിൽ
കരിമുകിൽ കണ്ണീരടക്കിയടക്കി
ഒരു തിരി വീണ്ടും കൊളുത്തി.. പാവം
ഒരു തിരി വീണ്ടും കൊളുത്തി..
അകലെ അകലെയായ് സാഗരവീചികൾ
അലമുറ വീണ്ടും തുടരുന്നൂ
കറുത്തതുണിയാൽ മൂടിയ ദിക്കുകൾ
സ്മരണാഞ്ജലികൾ നൽകുന്നൂ..

(പാർവ്വണേന്ദു...)

വിരഹവിധുരയാം മൂവന്തിയൊരു നവ-
വധുവായ് നാളെ മണിയറ പൂകും
കടന്നുപോയൊരു കാമുകൻ തന്നുടെ
കഥയറിയാതെ കാത്തിരിക്കും..
പാർവ്വണേന്ദുവിൻ ദേഹമടക്കി
പാതിരാവിൻ കല്ലറയിൽ..
കരിമുകിൽ കണ്ണീരടക്കിയടക്കി
ഒരു തിരി വീണ്ടും കൊളുത്തി.. പാവം
ഒരു തിരി വീണ്ടും കൊളുത്തി..

(പാർവ്വണേന്ദു...)

ചിത്രം
ഉറക്കാത്ത വാതിൽ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ബിച്ചു തിരുമല	എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

689

പാൽനിലാവിനും

പാൽനിലാവിനും ഒരു നൊമ്പരം
പാതിരാകിളീ എന്തിനീ മൌനം
സാഗരം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും
കരയുവാൻ ഞങ്ങളിൽ കണ്ണനീരില്ല

മണ്ണിനു മരങ്ങൾ ഭാരം മരത്തിൽ ചില്ലകൾ ഭാരം
ചില്ലയിൽ കൂടൊരു ഭാരം കൂടൊഴിഞ്ഞ പക്ഷികൾ
പക്ഷിക്കു ചിറകു ഭാരം ചിറകിൽ തൂവലും ഭാരം
തൂവലോ കാറ്റിനു ഭാരം കാറ്റിലാടും കോലങ്ങൾ

(പാൽനിലാവിനും ഒരു നൊമ്പരം)

മാനം നീളെ താരങ്ങൾ
ചിമ്മി ചിമ്മിക്കത്തുമ്പോൾ
ഇരുട്ടിലെത്തെമ്മാടിക്കൂട്ടിൽ
തുടിക്കുമീ തപ്പും താളങ്ങൽ
മണ്ണിനു മരങ്ങൾ ഭാരം മരത്തിൽ ചില്ലകൾ ഭാരം
ചില്ലയിൽ കൂടൊരു ഭാരം കൂടൊഴിഞ്ഞ പക്ഷികൾ
പക്ഷിക്കു ചിറകു ഭാരം ചിറകിൽ തൂവലും ഭാരം
തൂവലോ കാറ്റിനു ഭാരം കാറ്റിലാടും കോലങ്ങൾ
(പാൽനിലാവിനും ഒരു നൊമ്പരം)

വിണ്ണിൽ കണ്ണീർ മേഘങ്ങൾ
മണ്ണിൽ തണ്ണീർ ദാഹങ്ങൾ
ഒരിക്കലും ചെയ്യാമോഹങ്ങൾ
നനക്കുമോ നെഞ്ചിൻ തീരങ്ങൾ
(പാൽനിലാവിനും ഒരു നൊമ്പരം)

ചിത്രം
കാബൂളിവാല

പാടിയത്
ലതിക

രചന
ഷിബു ചക്രവർത്തി

സംഗീതം
എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

690

പാടാം ഞാനാ ഗാനം

പാടാം ഞാനാ ഗാനം വീണ്ടും ഇതാ ഇതാ ഇതാ
പാടാം ഞാനാ ഗാനം വീണ്ടും ഇതാ ഇതാ ഇതാ
ഈ മൺ വീണയിൽ നാടൻ പാട്ടു പാടാം
ഈ മൺ വീണയിൽ നാടൻ പാട്ടു പാടാം

(പാടാം ഞാനാ...)

പഴയൊരു ഓർമ്മ തൻ കടവിലെ തോണിയിൽ
മറുകരെ ചെന്നിടാം
കനകം വിരിയും പവിഴ ദ്വീപിൽ പോകും വേളയിൽ (2)
അകലെയെൻ ബാല്യത്തിൻ പള്ളിമണി മുഴങ്ങുന്നു
അകലെയെൻ ബാല്യത്തിൻ പള്ളിമണി മുഴങ്ങുന്നു

(പാടാം ഞാനാ...)

ഇനിയൊരു സന്ധ്യയിൽ ഇവിടെയീ വേദിയിൽ
പുതിയവർ വന്നിടും
മധുരം നിറയും ശ്രുതിയും ലയവും പാടും വേളയിൽ
അന്നെന്റെ ഗാനത്തിൻ ചിന്തു നിങ്ങൾ മറക്കില്ലേ
അന്നെന്റെ ഗാനത്തിൻ ചിന്തു നിങ്ങൾ മറക്കില്ലേ

(പാടാം ഞാനാ...)

ചിത്രം
രാജാവിന്റെ മകൻ

691

പാടാൻ നിനക്കൊരു

പാടാൻ നിനക്കൊരു പാട്ടു തന്നെങ്കിലും
പാടാത്തതെന്തേ നീ സന്ധ്യേ
കുടമുല്ലയായ് ഞാൻ പൂത്തു നിന്നെങ്കിലും
അറിയാത്തതെന്തേ നീ കാറ്റേ
ഒരു വാക്കിൽ ആഗ്രഹമെഴുതാൻ
ഒരു നോക്കിലലിയാതലിയാൻ
വീണ്ടും പാടൂ പവിഴാധരസന്ധ്യേ
(പാടാൻ...)

എന്തോ പറഞ്ഞീടാനായ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ
പറയേണ്ടതെന്തോ മറന്നു പോയ്
ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൊന്നിൻ കിനാക്കളെല്ലാം
കൺചിമ്മി ഇന്നോ മയങ്ങിപ്പോയി
കഥയിൽ രണ്ടരയന്നങ്ങൾ
തുഴയുമ്പോൾ തിരയകലങ്ങൾ
അറിയാതെ ഇനി അറിയാതെ
ഒന്നു തഴുകാത്തതെന്തേ നീ കാറ്റേ
(പാടാൻ...)

പ്രണയിച്ച നാൾ മുതൽക്കീ തളിരിന്റെ മോഹമെല്ലാം
നിറമുള്ള പൂക്കളായ് കാറ്റലഞ്ഞു
ഇതളിട്ട നാൾ മുതൽക്കീ നൊമ്പരപ്പൂവിനുള്ളിൽ
നോവുള്ള ദാഹമൊന്നു കാത്തിരുന്നു
കഥയുള്ള രണ്ടു കുയിൽക്കിളികൾ
ഒരു പാട്ടെങ്കിലുമിരു താളം
അറിയാതെ അവരറിയാതെ
ശ്രുതി പകരാത്തതെന്തേ നീ കാറ്റേ
(പാടാൻ..)

ചിത്രം
ഒരുനാൾ വരും

പാടിയത്
ശങ്കർ മഹാദേവൻ

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ദീപക് ദേവ്

Baby Edakochi

പിച്ച വെച്ച നാൾ

പിച്ച വെച്ച നാൾ മുതൽക്കു നീ
എന്റെ സ്വന്തമെന്റെ സ്വന്തമായ്
ആശ കൊണ്ടു കൂടു കൂട്ടി നാം
ഇഷ്ടം കൂടി എന്നും എന്നും

(പിച്ച വെച്ച...)

വീടൊരുങ്ങി നാടൊരുങ്ങി
കല്പാത്തി തേരൊരുങ്ങി
പൊങ്കലുമായ് വന്നു പൗർണ്ണമി (2)
കയ്യിൽ കുപ്പിവളയുടെ മേളം
കാലിൽ പാദസരത്തിന്റെ താളം
അഴകായ് നീ തുളുമ്പുന്നു
അരികിൽ ഹൃദയം കുളിരുന്നു

(പിച്ച വെച്ച...)

കോലമിട്ടു പൊൻ പുലരി
കോടമഞ്ഞിൻ താഴ്വരയിൽ
മഞ്ഞലയിൽ മാഞ്ഞു പോയി നാം (2)
ചുണ്ടിൽ ചോരുന്നു ചെന്തമിഴ് ചിന്ത്
മാറിൽ ചേരുന്നു മുത്തമിഴ് ചന്തം
മൃദുമൗനം മയങ്ങുന്നു
അമൃതും തേനും കലരുന്നു

(പിച്ച വെച്ച...)

ചിത്രം
പുതിയ മുഖം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ	ഷിബു ചക്രവർത്തി	ഔസേപ്പച്ചൻ

693
പിച്ചകപ്പൂങ്കാവുകൾക്കുമപ്പുറം

പിച്ചകപ്പൂങ്കാവുകൾക്കുമപ്പുറം
പവൻ അത്രയും ഉരുകി വീണപോയ്
പിച്ചളക്കുണുക്കുമിട്ടു വിൺരഥം
കടന്നിത്ര വേഗം എങ്ങു മാഞ്ഞുപോയ്
നീലനഭസ്സിൻ മേഘപടത്തിൽ
മേലെ നിന്നിന്നുടഞ്ഞു വീണ താഴികക്കുടം
ജിങ്ക് ജക്ക് ജാ ജിങ്ക ജച്ചക്
ജിങ്ക് ജക്ക് ജാ ജിങ്ക ജച്ചക്
(പിച്ചകപ്പൂങ്കാവുകൾക്കുമപ്പുറം)

വീണുടഞ്ഞ താഴികക്കുടം ആരുരുക്കി മാല തീർത്തുവോ (2)
വീണുടഞ്ഞ താഴികക്കുടം ആരുരുക്കി മാല തീർത്തുവോ
തീരങ്ങളിൽ തീർത്ത മൺകൂരയിൽ
തീയൂതി ഊതിയൂതി പൂന്തെന്നലോ
ആഴിതൻ കൈകളോ ആവണിപ്പൈതലോ
ആരു പൊൻ ആലയിൽ തീർത്തു മിന്നും പതക്കങ്ങൾ
(പിച്ചകപ്പൂങ്കാവുകൾക്കുമപ്പുറം)
ജിങ്ക് ജക്ക് ജാ ജിങ്ക ജച്ചക്
ജിങ്ക് ജക്ക് ജാ ജിങ്ക ജച്ചക്

കോടമഞ്ഞിൻ കോടി അഴിഞ്ഞു
താഴ്‌വരകൾ രാവിൽ ഉണർന്നു (2)
താരങ്ങളാം ദീപനാളങ്ങളിൽ
ആറാട്ടും മേലേ വാനിൽ പൂവാടിയിൽ
വാരൊളി തിങ്കളിൻ തോണിയിൽ വന്നവർ
ആരു പൊൻതാരക റാണിയോ ജംജംജംജം
(പിച്ചകപ്പൂങ്കാവുകൾക്കുമപ്പുറം)

ചിത്രം
നമ്പർ 20 മദ്രാസ് മെയിൽ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ, മഞ്ജരി	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

694

പിണക്കമാണൊ

പിണക്കമാണൊ എന്നോടിണക്കമാണോ
അടുത്തു വന്നാലും പൊന്നേ മടിച്ച നിൽക്കാതെ
മിടുക്കി പ്രാവിൻ നെഞ്ചിൻ മിടിപ്പു പോലെ
തുടിച്ചു ചാഞ്ചാട്ടും എന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞൂടെ
കണ്ണുകളിൽ കുറുമ്പിന്റെ മിന്നലില്ലെ
പൂങ്കുയിലായ് കുറുകുന്ന പ്രായമല്ലെ
മാനത്തെ അമ്പിളിയായ് നീ ഉദിച്ചീലേ
മാറത്തെ ചന്ദനമായ് നീ തെളിഞ്ഞീലേ
കളമൊഴി വെറുതെയോ കവിളിലെ പരിഭവം
(പിണക്കമാണോ)
മാമഴ തുള്ളികൾ മണിമുത്തു ചാർത്തുമീ
സുന്ദരി പെണ്ണാം പൂന്തേൻ പുഴയിൽ
താമര തോണിയിൽ തുഴയുകയാണു നാം
തങ്ക നിലാവിൻ തുവൽ തുമ്പാൽ
ആയിരം ചിറകുള്ള മോഹങ്ങളേ (2)
അമ്പിളി വെച്ച വിളക്കുമായ് മാനത്തെ അമ്പല കൽപ്പടവിൽ
അന്തിക്കൊരഞ്ജന താരക പെണ്ണിന്റെ ആതിര പാട്ടുണ്ടോ
അറിയുമൊ .. വെറുതെയോ... കനവിലെ കനവിലെ പരിഭവം
(പിണക്കമാണോ)
ധും തനന ധും തനന ധും തനന
കളമൊഴി വെറുതെയോ കവിളിലെ പരിഭവം
മോതിരം മാറുവാൻ മഴവില്ലു പന്തലിൽ
നാണിച്ചു നിൽക്കും മുകിലിന്നോരം
ആരുടെ നെഞ്ചിലെ തകിലടി കേട്ടു ഞാൻ
തംബുരു മീട്ടും താരശ്രുതിയിൽ
ആയിരം ചിറകുള്ള സ്വപ്നങ്ങളേ (2)
മിന്നൽ ചിലമ്പിട്ടു തുള്ളി തുളുമ്പുന്ന തെന്നൽ തിടമ്പുകളെ
പൊന്നിലെ താലിയും മാലയും ചേലയും പീലി പുടവയും താ
കളമൊഴി വെറുതെയോ കവിളിലെ പരിഭവം
(പിണക്കമാണോ)

ചിത്രം
അനന്തഭദ്രം

പാടിയത്
വാണി ജയറാം

രചന
പൂവച്ചൽ ഖാദർ

സംഗീതം
ജോൺസൺ

695

പിണക്കമെന്തേ

പിണക്കമെന്തേ പിണക്കമെന്തേ
ഡാഡിയുമായ് മമ്മി (2)
പിണങ്ങിയാലിണങ്ങാൻ തോന്നുകില്ലേ
പറയുകയെൻ മമ്മീ

(പിണക്കമെന്തേ....)

കണ്ണു തുറിച്ചു നോക്കേണ്ടാ
തല്ലാമെന്നും കരുതേണ്ടാ
കലി തുള്ളും എൻ മമ്മി
ഹാ അല്ലേ ഡാഡീ (കണ്ണു)
വന്നാലും നിന്നാലും (2)
ഒന്നായി രണ്ടാളും
എൻ കണ്ണുകൾ കുളിരണിയാൻ

(പിണക്കമെന്തേ....)

എന്തു പിഴച്ചു എൻ ഡാഡി
എന്തൊരു പാവം എൻ ഡാഡി
ഉയിരിനും ഉയിരല്ലേ
ഹാ ഡാഡീ (എന്തു പിഴച്ചു)
വന്നാലും നിന്നാലും (2)
തന്നാലും മുത്തങ്ങൾ
ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നായ്

(പിണക്കമെന്തേ....)

ചിത്രം
ഒരു കുടക്കീഴിൽ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
എം,ജയചന്ദ്രൻ

696

പിന്നെ എന്നോടൊന്നും

പിന്നെ എന്നോടൊന്നും പറയാതെ
പകൽ പക്ഷി സ്വയം പറന്നെങ്ങോ പോയ്
പിന്നെ എന്നോടൊന്നും പറയാതെ
പകൽ പക്ഷി സ്വയം പറന്നെങ്ങോ പോയ്
കടലാഴങ്ങളിൽ ഒരു ഉവലുമായ് അകലെ നില്പൂ ജലമൗനം
പിന്നെ പിന്നെ എന്നോടൊന്നും പറയാതെ
പകൽ പക്ഷി സ്വയം പറന്നെങ്ങോ പോയ്
തിരിതാഴും സന്ധ്യാസൂര്യൻ
നിഴൽ മഞ്ഞിൻ നീങ്ങും പോലെ
ഒരു പാവം പൂമൊട്ടായ് നീ ചേർന്നുറങ്ങ്
കരയാതെൻ കണ്ണീർമുത്തേ കൺനിറയെ കണ്ടോട്ടെ നിൻ
കവിളത്തെ അമ്മച്ചിമിഴിൻ പാൽമധുരം
നാക് ഉമ്പിൽ നാദം പോലെ
നാക്കിലമേൽ അന്നം പോലെ
നിനക്കെന്നുമെൻ പുണ്യം വിളമ്പി വെക്കാം
നിന്നെ നിലാവു കൊണ്ടു നീരാട്ടാം.
(പിന്നെ പിന്നെ...)
മുടി മാടിക്കെട്ടാൻ പോലും അറിയാത്ത കാലം നിന്നെ
ഒരു കോടി സ്നേഹത്താൽ ഞാൻ ഉമ്മ വെച്ചു..
വെയിലാൽ നീ വാടും നേരം തണലായ് ഞാൻ നിന്നു ചാരെ
എരിവേനൽ കാറ്റിൽ നിന്നും കാത്തു വെച്ചു..
മൊഴിയറിയാ മക്കൾ വെറുതെ വളരേണ്ടെന്നാദ്യം തോന്നീ
വളർന്നാലുമെന്നും നീയെൻ കുരുന്നു തന്നേ
നിന്നെ കിനാവു കൊണ്ട് താരാട്ടാം
പിന്നെ എന്നോടൊന്നും പറയാതെ
പകൽ പക്ഷി സ്വയം പറന്നെങ്ങോ പോയ്...
കടലാഴങ്ങളിൽ ഒരു ഉവലുമായ്
അകലെ നില്പൂ ജലമൗനം
പിന്നെ പിന്നെ എന്നോടൊന്നും പറയാതെ
പകൽ പക്ഷി സ്വയം പറന്നെങ്ങോ പോയ്
പകൽ പക്ഷി സ്വയം പറന്നെങ്ങോ പോയ്

ചിത്രം
ശിക്കാർ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

Babu Edakochi

പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ

പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ കിനാവിന്റെ
പടി കടന്നെത്തുന്ന പദനിസ്വനം (2)
പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ നിലാവത്ത്
പൊൻവേണുവൂതുന്ന മൃദു മന്ത്രണം
(പിന്നെയും...)

പുലർനിലാച്ചില്ലയിൽ കുളിരിടും മഞ്ഞിന്റെ
പൂവിതൾ തുള്ളികൾ പെയ്തതാവാം
അലയുമീ തെന്നലെൻ കരളിലെ തന്ത്രിയിൽ
അലസമായ് കൈവിരൽ ചേർത്തതാവാം
മിഴികളിൽ കുറുകുന്ന പ്രണയമാം പ്രാവിന്റെ
ചിറകുകൾ മെല്ലെ പിടഞ്ഞതാവാം (2)
താനെ തുറക്കുന്ന ജാലകച്ചില്ലിൽ നിൻ
തെളിനിഴൽ ചിത്രം തെളിഞ്ഞതാവാം
(പിന്നെയും...)

തരളമാം സന്ധ്യകൾ നറുമലർ തിങ്കളിൻ
നെറുകയിൽ ചന്ദനം തൊട്ടതാവാം
കുയിലുകൾ പാടുന്ന തൊടിയിലെ തുമ്പികൾ
കുസൃതിയാൽ മൂളി പറന്നതാവാം
അണിനിലാത്തിരിയിട്ട മണിവിളക്കായ് മനം
അഴകോടെ മിന്നി തുടിച്ചതാവാം (2)
ആരും കൊതിക്കുന്നൊരാൾ വന്നുചേരുമെന്നാരോ
സ്വകാര്യം പറഞ്ഞതാവാം
(പിന്നെയും...)

ചിത്രം
കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത്

Baby Edakochi

പിന്നെയുമിണക്കുയിൽ

പിന്നെയുമിണക്കുയിൽ പിണങ്ങിയല്ലോ..
ഇന്നെന്താണിന്നെന്താണുറക്കമില്ലേ... ഉറക്കമില്ലേ..
കഥയൊന്നു ചൊല്ലുവാൻ ബാക്കിയില്ലേ...
മെല്ലെ ഇനി മെല്ലേ..
ഈ കളിയും ചിരിയും കളിത്തോഴിമാർ
കേൾക്കില്ലേ... ഇല്ലേ..
നാളെയവർ കൈകൊട്ടി കളിയാക്കില്ലേ,
ഇതു പതിവല്ലേ, മധുവിധുവല്ലേ...
ഈ മണിയറയിൽ തള്ളിയതവരെല്ലാമല്ലേ, അല്ലേ..
(പിന്നെയും..)

വിരുന്നുകാരൊക്കെയൊന്നു പിരിഞ്ഞോട്ടേ...
വീട്ടിലെ വിളക്കുകൾ അണഞ്ഞോട്ടേ...
കഥകൾ പറഞ്ഞോളൂ, കവിതകൾ പാടിക്കൊള്ളൂ,
മധുവിധു ഇന്നല്ലേ തുടങ്ങിയുള്ളൂ
(പിന്നെയും...)

ആയിരം രജനികൾ വന്നാലും
ആദ്യത്തെ രാത്രിയിതൊന്നു മാത്രം
മാനസമുരളി തൻ സ്വരരാഗ സംഗീതം
ഞാനിന്നടക്കിയാൽ അടങ്ങുകില്ല
(പിന്നെയും...)

ചിത്രം
ആൽമരം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	എം.ജയചന്ദ്രൻ

699

പിന്നെയുമേതോ രാക്കിളി

പ്രിയപ്പെട്ട ഡിസംബർ,
മറന്നുപോയൊരു പാട്ടിന്റെ മഴനൂൽ പോലെ
മറ്റൊരു ജന്മത്തിന്റെ നക്ഷത്രപ്പൊട്ടുപോലെ
ഒരു മെഴുതിരിയായ് ഞാനരുകുന്നത്
നിനക്കു വേണ്ടി മാത്രം
(പിന്നെയുമേതോ രാക്കിളി....... ഗസൽ രാഗം)
ഏതോ പ്രണയത്തിൻ ഗസൽ രാഗം
ഓർമ്മളായ് ഒഴുകുമൊരീറൻ
മിഴിയിലെ മഴമുകിൽ പോലെ

(പിന്നെയുമേതോ രാക്കിളി....... ഗസൽ രാഗം)

അകലെനിന്നും ഒരു സാന്ധ്യമേഘം
കടലിനെ നോക്കി പാടുമ്പോൾ (2)
പറയാതെ നീ നിൻ പ്രണയം മുഴുവൻ
പനിനീർക്കാറ്റായ് പകരുകയോ...

(പിന്നെയുമേതോ രാക്കിളി....... ഗസൽ രാഗം)

മറന്നുവെന്നോ.. നീ മറന്നുവെന്നോ...
മറന്നുവെന്നോ മുകിൽ പീലി നീർത്തും
മനസ്സിലെ മായാതീരം നീ (2)
അറിയാതെ ഞാനെൻ ഹൃദയം മുഴുവനും
അഴകേ നിനക്കായ് നൽകുമ്പോൾ
പിന്നെയുമേതോ രാക്കിളി പാടി
പ്രണയത്തിൻ ഗസൽ രാഗം
ഏതോ പ്രണയത്തിൻ ഗസൽ രാഗം

ചിത്രം
അകലെ

പാടിയത്
മലേഷ്യ വാസുദേവൻ

രചന
ബിച്ചുതിരുമല

സംഗീതം
എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

Baby Edakochi

പിറന്നൊരീമണ്ണും

പിറന്നൊരീ മണ്ണും മാറുകില്ല
നിറഞ്ഞൊരീ കണ്ണും തോരുകില്ല (2)
നിശയും നിലാവും പകലും വേനൽക്കാറ്റും
മഴയും മഞ്ഞും നിഴലാട്ടം മേട്ടം
എന്തിനോ തുടരുമ്പോൾ
മനസ്സെന്ന മന്ത്രജാലവും മനുഷ്യനും മാത്രം മാറുമോ
(പിറന്നൊരീമണ്ണും)

വിരുന്നുകാർ മടങ്ങണം തങ്ങിയാൽ എന്നിടം ഭൂമിയിൽ
അലഞ്ഞൊരീ അരങ്ങിലും ആടുവാൻ ഏറിയാൽ എത്രനാൾ
വരവുകളാം സുഖങ്ങളിൽ ഇലവുകളായ് ദുരന്തങ്ങൾ
അതുപണിയും വിലങ്ങുമായ് തടവറയിൽ തുറങ്കിൽ
എന്തിനോ........... പരതുമ്പോൾ
മനസ്സെന്ന മന്ത്രജാലവും മനുഷ്യനും മാത്രം മാറുമോ
(പിറന്നൊരീമണ്ണും)

മതങ്ങളേ മനങ്ങളേ മാറ്റുവാൻ ആവുമോ ഞങ്ങളേ
തുടക്കവും ഒടുക്കവും കോർക്കുമീ ജന്മമാം ബന്ധനം
ഒരു ഞൊടിയിൽ മറന്നുവോ പുകമറയിൽ മറഞ്ഞെന്നോ
വിടപറയൂ വിഷാദമേ വിധിപറയും മുഹൂർത്തം
എന്തിനോ തുടരുമ്പോൾ
മനസ്സെന്ന മന്ത്രജാലവും മനുഷ്യനും മാത്രം മാറുമോ
(പിറന്നൊരീമണ്ണും .....മാറുമോ)
മനുഷ്യനും മനസ്സും മാറുമോ ഓ ഓ
മനുഷ്യനും മനസ്സും മാറുമോ
ഓ മനുഷ്യനും മനസ്സും മാറുമോ

ചിത്രം
കാബൂളിവാല

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, സിന്ധു പ്രേംകുമാർ	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

701

പിൻനിലാവിൻ പൂ വിരിഞ്ഞൂ

പിൻനിലാവിൻ പൂ വിരിഞ്ഞൂ
പൊൻവസന്തം നോക്കി നിന്നൂ
ശാരദേന്ദുമുഖീ ഇന്നെൻ പ്രേമസായൂജ്യം

(പിൻനിലാവിൻ)

താമസിക്കാൻ തീർത്തു ഞാൻ രാസകേളീമന്ദിരം
ഓമലേ ഞാൻ കാത്തു നിൽപ്പൂ
നിന്നെ വരവേൽക്കാൻ
എവിടെ നിൻ വല്ലകീ എവിടെ നിൻ നൂപുരം
ഒന്നു ചേരാൻ മാറോടു ചേർക്കാൻ എന്തൊരുന്മാദം

(പിൻനിലാവിൻ)

കൊണ്ടുപോകാം നിന്നെയെൻ പിച്ചകപ്പൂപ്പന്തലിൽ
താരഹാരം ചാർത്തി നിന്നെ ദേവവധുവാക്കാം
അണിനിലാപ്പീലികൾ പൊഴിയുമീ ശയ്യയിൽ
വീണുറങ്ങാമാവോളമഴകിൽ
തേൻകുടം നുകരാം

(പിൻനിലാവിൻ)

ചിത്രം
വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
വേണുഗോപാൽ, ചിത്ര	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

702

പീലിക്കണ്ണെഴുതി

പീലിക്കണ്ണെഴുതി അഴകിൽ നിന്നവളെ
ചുംബനമലരുമായ് കനവിൽ വന്നവളേ
നിൻ മൊഴിയോ കുളിരഴകോ
സ്നേഹവസന്തമാർന്ന നിൻ പൂമനമോ
എന്നിലിന്നൊരാർദ്രഗാനമായ്

(പീലിക്കണ്ണെഴുതി)

അരികെ വരാൻ ഞാൻ കാത്തുകാത്തു നിൽക്കയല്ലയോ
പൊൻവനികൾ വിരിയാറായ് (അരികെ)
പ്രാണനിലൂർന്നൊഴുകും ചന്ദ്രികയിൽ
കോമള വനമുരളീ മന്ത്രവുമായ്
കാണാപ്പൂങ്കുയിലാടുകയായ്
മേലേ പൊന്മയിലാടുകയായ്
ഇതു നാമുണരും യാമം

(പീലിക്കണ്ണെഴുതി)

പാടാം ഞാൻ നീ ഏറ്റുപാടി നൃത്തമാടുമോ
മോഹലയം നുരയാറായ് (പാടാം ഞാൻ)
മാനസമണിവീണാ തന്തികളിൽ
ദേവതരംഗിണികൾ ചിന്നുകയായ്
ഏതോ സ്വർഗ്ഗമൊരുങ്ങുകയായ്
എങ്ങോ മൗനം മായുകയായ്
ഇതു നാമലിയും യാമം

(പീലിക്കണ്ണെഴുതി)

ചിത്രം
സ്നേഹസാഗരം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
കണ്ണൂർ രാജൻ

703

പീലിയേഴും വീശി വാ

പീലിയേഴും വീശി വാ സ്വരരാഗമാം മയൂരമേ (2)
ആയിരം വരവർണ്ണങ്ങൾ (2)
ആടുമീ ഋതുസന്ധ്യയിൽ (പീലിയേഴും)
മാധവം മദനോത്സവം
വാഴുമീ വനവീഥിയിൽ (2)
പാടൂ നീ രതിജതിയുടെ താളങ്ങളിൽ
തേടൂ നീ ആകാശഗംഗകൾ

(പീലിയേഴും..)

കാലികം ക്ഷണഭംഗുരം
ജീവിതം മരുഭൂജലം (2)
കേറുന്നൂ ദിന നിശകളിലാശാശതം
പാറുന്നൂ മായാ മയൂരികൾ

(പീലിയേഴും..)

നീർക്കടമ്പിൻ പൂക്കളാൽ
അഭിരാമമാം വസന്തമേ
ഓർമ്മകൾ നിഴലാട്ടങ്ങൾ (2)
ഭൂമിയിൽ പരതുന്നുവോ

(പീലിയേഴും..)

ചിത്രം
പൂവിന് പുതിയ പൂന്തെന്നൽ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എം.ജി.ശ്രീകുമാർ	ഷിബു ചക്രവർത്തി	എസ്.പി. വെങ്കിടേഷ്

704

പുഞ്ച വയല്ല കൊയ്യാൻ

പുഞ്ചവയല്ല കൊയ്യാൻ പോണവളേ
മാനത്തെപ്പൊൻവയലിൽ
നക്ഷത്രപ്പൊൻവയലിൽ
പൊന്നരിവാളുകൊണ്ട് കൊയ്യുവാൻ പോണവളേ
കള്ളിപ്പെണ്ണേ കറുമ്പിപ്പെണ്ണേ
കള്ളിപ്പെണ്ണേ കറുമ്പിപ്പെണ്ണേ
നെല്ല് കൊയ്യാൻ നിന്റെയൊപ്പം ഞങ്ങളും പോരട്ടേ
നെല്ല് കൊയ്യാൻ നിന്റെയൊപ്പം ഞങ്ങളും പോരട്ടേ
(പുഞ്ചവയല്ല കൊയ്യാൻ .....)

ഹേ മുണ്ടിൻ തലപ്പെടുത്തു പൊക്കിക്കുത്തി
തുണ്ടൊന്നെടുത്തു തലയിൽക്കെട്ടി
മാനത്തെവീട്ടിലെ നീലപ്പുലയത്തി
കതിരുമെല്ലെ നീക്കി പൊൻ വയലിലേക്കിറങ്ങി
നെല്ല് കൊയ്യാൻ നിന്റെയൊപ്പം ഞങ്ങളും പോരട്ടേ
നെല്ല് കൊയ്യാൻ നിന്റെയൊപ്പം ഞങ്ങളും പോരട്ടേ
(പുഞ്ചവയല്ല കൊയ്യാൻ .....)

ഹേ ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരി വേർപ്പണിഞ്ഞു
ുവേർപ്പു മഞ്ഞായി മണ്ണിൽ വീണ
കൊയ്തിട്ടും കൊയ്തിട്ടും തീരാത്ത പാടത്ത്
കൊയ്തിട്ടും കൊയ്തിട്ടും തീരാത്ത പാടത്ത്
തനിയെ വാനിടത്തിൽ തളർന്നു വീണ പെണ്ണ്
നെല്ലുകൊയ്യാൻ നിന്റെയൊപ്പം ഞങ്ങളും പോരട്ടേ
നെല്ലുകൊയ്യാൻ നിന്റെയൊപ്പം
ഞങ്ങളും പോരട്ടേ
(പുഞ്ച വയല്ല കൊയ്യാൻ .....)

ചിത്രം
നായർസാബ്

പുടമുറി കല്യാണം ദേവി

പുടമുറി കല്യാണം ദേവി എനിക്കിന്ന മാംഗല്യം
ആതിര രാവിൽ താലിയുമായ് കുരവയിടാൻ
കൂട്ട കൂടി കുമ്മിയടിക്കാൻ കൂടെ വരില്ലേ ദേവി..

(പുടമുറി കല്യാണം)

കാതിൽ പൂത്തോടയുമായ്
കാലിൽ പൊൻ ചിലമ്പണിഞ്ഞു (2)
താരിളം കാറ്റിൽ ചന്ദനം ചാർത്തി
കാതരയായി കളമൊഴി പാടി
തരളമിഴിയിൽ മദനനാടി
അരയിൽ കിങ്ങിണി നൃത്തമാടി
അലരിൽ മലരതേറ്റു പാടി.. പാടി.. പാടി.. പാടി..

(പുടമുറി കല്യാണം)

ഗന്ധർവ്വകിന്നരി കേട്ടെൻ മനസ്സിന്റെ
അലങ്കാര ചാർത്തുകൾ ഉലഞ്ഞു (2)
അഗ്നിയിൽ ഞാനൊരു വിഗ്രഹമായി
അഗ്നി അവനെന്നെ തീർത്ഥമാടി
മദനലളിതമപരിമേയ
രണരണകര രുധിര ഭാവം
ദുന്ദുഭീതൻ താള.. മേളം.. മേളം.. മേളം..

(പുടമുറി കല്യാണം)

ചിത്രം
ചിലമ്പ്

Babu Edakochi

പുതുമഴയായ് പൊഴിയാം

പുതുമഴയായ് പൊഴിയാം മധുമയമായ് ഞാൻ പാടാം
കടവിലെ കിളികൾ തൻ കനവിലെ മോഹമായ്
പുഴയിലെ ഓളങ്ങൾ തേടും

(പുതുമഴയായ്)

താളം മാറി ഓണക്കാലം പോയി
വേലക്കാവിൽ വർണക്കോലം മാറി
തീരം തേടി അന്തിക്കാറ്റും പോയി
കൂട്ടിന്നായ് കൂടാരം മാത്രം
ഉൾക്കുടന്നയിതിൽ ആത്മനൊമ്പരമിതേറ്റു
ഞാനിന്നു പാടാം (2)

(പുതുമഴയായ്)

കന്നിക്കൊമ്പിൽ പൊന്നോലക്കൈ തൊട്ടു
ഓടക്കാട്ടിൽ മേഘത്തൂവൽ വീണു
ആരംഭത്തിൽ പൂരക്കാലം പോയി
കൂട്ടിന്നായ് കൂടാരം മാത്രം
വെണ്ണിലാവിലീ മന്ത്രവേണുവിലൊ-
രീണമായിന്നു മാറാം (2)

(പുതുമഴയായ്)

ചിത്രം
മുദ്ര

പാടിയത് യേശുദാസ്	രചന രമേശൻ നായർ	സംഗീതം ബേണി ഇഗ്നേഷ്യസ്

BabyEdakochi

പുതുമഴയായ് വന്നൂ നീ

പുതുമഴയായ് വന്നൂ നീ
പുളകം കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞൂ നീ
ഒരേ മനസ്സായി നാം
ഉടലറിയാതെ ഉയിരറിയാതെ
അണയൂ നീയെൻ ജീവനായ്
വരൂ നിശാഗീതമായ്

(പുതു..)

തിരി താഴുമ്പോൾ മിഴി ഇടയുമ്പോൾ
മൊഴികൾ ഉതിർന്നുവോ
മണിത്താരങ്ങൾ കൺചിമ്മിയോ
തരിവള കൊഞ്ചും കുയിൽ മധുരങ്ങൾ
തരളിത സംഗീതമായ് ഓ...
ഈ ജന്മം തികയില്ലെന്നോമലേ..

(പുതു...)

ഒരു താഴ്വാരം അതിൽ നീ മാത്രം
അരികിൽ സുധാരസം
ശ്രുതി മീട്ടുന്ന മൺവീണയും
പനിനീർ ചൊരിയും കനകനിലാവിൻ
പതിവായ് നീ പാടുമോ ഓ..
ഈ ജന്മം സ്വർഗ്ഗീയമല്ലയോ

(പുതു..)

ചിത്രം
ആകാശഗംഗ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, സുശീല	വയലാർ	സലിൽ ചൗധരി

708

പുത്തൻ വലക്കാരേ

പുത്തൻ വലക്കാരേ പുന്നപ്പറക്കാറേ
പുറക്കാട്ട് കടപ്പുറത്ത് ചാകര ചാകര ചാകരാ
ഇടവപ്പാതിക്കോള് കഴിഞ്ഞ്
കടലിന്നക്കരെ മാനം തെളിഞ്ഞേ
കൊതിച്ച് കൊതിച്ച് കൊതിച്ചിരുന്ന
ചാകര ചാകര ചാകരാ
കാണാപ്പൂ മീനിനു പോകണ തോണിക്കാരാ
മാനത്തെ പൊൻവല വീശണ തോണിക്കാരാ
തീരത്തെ തിരയിലുറങ്ങണ മീനും പോരാ
താനാനം താളം തുള്ളണ മീനും പോരാ
പാലാഴിയ്ക്കക്കരെയെത്തിയ പൂമീൻ തായോ
പൂവാലൻ ചെമ്മീൻ തായോ ചെമ്മീൻ തായോ
ചാകര കടപ്പുറത്തിനി ഉത്സവമായ് ഹേ.. ചാകര
തിരപ്പുറത്തിനി മത്സരമായ് .. താമര
തക്കിളി നൂൽക്കടി പഞ്ചമിയേ.. ഓമന
പൊൻവല കോർക്കെടീ പൈങ്കിളിയേ
ഓണമായ്, ഓണമായ്, പൊന്നോണമായ് പൊന്നോണമായ്
ഇന്നല്ലോ നമ്മടെ കടലിനു പൂത്തിരുനാള്
ഇന്നല്ലോ ചോതിനാള് പൂത്തിരുനാള്
നാടോടിപ്പാട്ടുകൾ പാടണ വാനമ്പാടീ
ഏഴാംകടലിന്നക്കരെ നൃത്തം കണ്ടോ
ആടമ്മേ വഞ്ചികളങ്ങനെ ആടമ്മാനം
ആടമ്മേ അത്തിലുമിത്തിലുമാടമ്മാനം
ചാകര വല നിറയിണ് പൊന്നയിലാ ഏ..
ചാകര മടി കിലുങ്ങ്ണ് പൊന്നളീയാ
പോയി വാ പടിക്ക നിക്കണ മാളോരേ
പോയി വാ കടം തരാനിനി മീനില്ലാ
ഏലയ്യാ ഏലയ്യാ ഏലയ്യാ

ചിത്രം
ചെമ്മീൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
മാർക്കോസ്, ചിത്ര	ബിച്ചു തിരുമല	എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

പുത്തൻപുതുക്കാലം

പുത്തൻപുതുക്കാലം മുത്തമിട്ടനേരം
കൊലുസിട്ട മോഹങ്ങൾ എഴുന്നള്ളുന്നിതു വഴിയേ
കാണാത്ത ചിറകുള്ള തേരിൽ
കാലത്തിൻ കളിത്തോളിൽ
മേളത്തിൽ തപ്പുംതട്ടി പാടി താളത്തിൻ ചാഞ്ചാടി

(പുത്തൻപുതുക്കാലം)

ഈറൻ കുഴലിനൊരീണം ഇന്നാരെ തേടുന്നു
ഇന്നേ വിരിയുന്ന പൂക്കൾ നാളത്തെ പൂങ്കാവിൽ
ഉന്മാദം കൊണ്ടുള്ളം ഇനി ഉല്ലാസത്തിൽ തുള്ളും
പനിനീരിതളിർ മധുവും മണവും
ചെണ്ടു പകർന്നതു കണ്ട് കൊതിച്ചൊരു
വണ്ടു വരുമ്പ വരണ്ടൊരു ചുണ്ടില്

(പുത്തൻപുതുക്കാലം)

കാണാത്ത ചിറകുള്ള തേരിൽ കാലത്തിൻ കളിത്തോളിൽ
മേളത്തിൽ തപ്പുംതട്ടി പാടി താളത്തിൽ ചാഞ്ചാടി
(പുത്തൻപുതുക്കാലം)
തന്തനനാന തന്തനനനാന
തന്തനനനാനന തനനന നനനനനാ

ചിത്രം
കാബൂളിവാല

Baby Edakochi

പുലയനാർ മണിയമ്മ

പുലയനാർ മണിയമ്മ പൂമുല്ലക്കാവിലമ്മ
കലമാന്റെ മിഴിയുള്ള കളിത്തത്തമ്മ --(2)

ആളിമാരൊത്തുകൂടി ആമ്പൽപ്പൂക്കടവിങ്കൽ
ആയില്ല്യപ്പൂനിലാവിൽ കുളിക്കാൻ പോയ്
പുലയനാർ മണിയമ്മ പൂമുല്ലക്കാവിലമ്മ
കലമാന്റെ മിഴിയുള്ള കളിത്തത്തമ്മ

(പുലയനാർ മണിയമ്മ)

അരളികൾ പൂക്കുന്ന കരയിലപ്പോൾ നിന്ന
മലവേടച്ചെറുക്കന്റെ മനം തുടിച്ചു
അവളുടെ പാട്ടിന്റെ ലഹരിയിൽ അവൻ മുങ്ങി (2)
ഇളംകാറ്റിലിളകുന്ന വല്ലി പോലെ

(പുലയനാർ മണിയമ്മ)

കേളിനീരാട്ടിന്നു കളിച്ചിറങ്ങി അവൾ
താളത്തിൽ പാട്ടുപാടി തുടിച്ചിറങ്ങി
അവളുടെ നെറ്റിയിലെ വരമഞ്ഞൾക്കുറിയാലെ
അരുവിയിൽ ചെമ്പൊന്നിൻ പൊടി കലങ്ങി

(പുലയനാർ മണിയമ്മ)

ചിത്രം
പ്രസാദം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കാവാലം	ദേവരാജൻ

711

പുലരിത്തുമഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ

പുലരിത്തുമഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ
പുഞ്ചിരിയിട്ടു പ്രപഞ്ചം..
ഭാരം താങ്ങാനരുതാതെ
നീർമണി വീണ്ടടഞ്ഞു.. വീണ്ടടഞ്ഞു...

(പുലരി)

മണ്ണിൻ ഈറൻ മനസ്സിനെ
മാനം തൊട്ടുണർത്തീ...
വെയിലിൻ കൈയ്യിൽ അഴകോലും
വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ മാഞ്ഞു..
വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ മാഞ്ഞൂ...

(പുലരി)

കത്തിത്തീർന്ന പകലിന്റെ
പൊട്ടും പൊടിയും ചാർത്തീ...
ദുഃഖസ്മൃതികളിൽ നിന്നല്ലോ
പുലരി പിറക്കുന്നു വീണ്ടും..
പുലരി പിറക്കുന്നു വീണ്ടും...

(പുലരി)

ചിത്രം
ഉത്സവപ്പിറ്റേന്ന്

പാടിയത്
യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
എം.എസ്. വിശ്വനാഥ്

712

പുലരിയോടോ സന്ധ്യയോടോ

പുലരിയോടോ സന്ധ്യയോടോ പ്രിയനു പ്രേമം
പുലരിയോട് ആവണിപ്പുലരിയോട്
നിനക്കോ
സന്ധ്യയോട് ശാരദസന്ധ്യയോട്

(പുലരിയോടോ..)

ആവണിപ്പുലരികൾ ശാരദസന്ധ്യകൾ
ആയിരങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞാലും
പതിനായിരങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞാലും (2)
തളരാതെ കൊഴിയാതെ ഒളിമങ്ങാതെ നിത്യ-
പൗർണ്ണമി പോൽ വളരുമീയനുരാഗം (2)
എനിക്കു നിന്നോടുള്ളനുരാഗം അനുരാഗം
നിറങ്ങളോടോ സ്വരങ്ങളോടോ
പ്രിയനു പ്രേമം
നിറങ്ങളോട് ഏഴു നിറങ്ങളോട് നിനക്കോ
സ്വരങ്ങളോട് സപ്തസ്വരങ്ങളോട്
വാസന്തഭംഗികൾ സംഗീത ഗംഗകൾ
ആകെയും വരണ്ടാലും ഭൂമി ശൂന്യമായിരുണ്ടാലും
ഒഴിയാതെ മറയാതെ നിറം മങ്ങാതെ
നിത്യസുഗന്ധമായ് തുളുമ്പുമീയനുരാഗം
എനിക്കു നിന്നോടുള്ളനുരാഗം
അനുരാഗം...
(പുലരിയോടോ..)

ചിത്രം
സിംഹാസനം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ഗായത്രി, സുജിത് സുരേശൻ	റഫീക് അഹമ്മദ്	രാഹുൽ രാജ്

Baby Edakochi

പുലരുമോ രാവുഴിയുമോ

പുലരുമോ രാവുഴിയുമോ ഹരിതലതാവനിയിൽ
ഒരു കനലെരിയുന്നതോ ഹിമകണം അലിയുന്നതീ
അകമേ കിനിയുമീറൻ തുഷാരം
ഉറവായ് പടരുകയായ് ഇതാ

ഇരുളായ് പതഞ്ഞു കടലായ് നരഞ്ഞു
ചഷകം കവിഞ്ഞ രാത്രിയും
ഉഷസ്സേ വരല്ലേ ഇനിയും നുകർന്നു
കഴിയാതിരിപ്പു ഞാൻ
ഓരിതൾ പൂ ചൂടുമീ ഇന്നെന്റെ ഓരം ചേർന്നേ പോ
വെണ്ണിലാവകലുന്നവോ രാവലിഞ്ഞീടുമോ
അകമേ കിനിയുമീറൻ തുഷാരം
ഉറവായ് പടരുകയായ് ഇതാ

മഴയായ് പൊഴിഞ്ഞു പുഴയായ് വളർന്നു
ഹൃദയം നിറഞ്ഞ രാത്രി
പതിയെ തിരിഞ്ഞു ചിറകും കുടഞ്ഞു
തിരികെ മടങ്ങുമോ
മേഘമായ് ഈ ചില്ലയിൽ എന്നെന്നും നീ നിൽക്കുമോ
ഓർമ്മതൻ തീരങ്ങളിൽ തോർന്നിടാ മഴയായ്

ചിത്രം
ലൂത

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

714

പുലരേ പൂങ്കോടിയിൽ

തെയ്യാര തെയ്യാര തോം
തെയ് തോം തെയ് തോം തെയ്യാര തോം (2)
പുലരേ പൂങ്കോടിയിൽ പെരുമീൻ വെള്ളാട്ടമായ്
കാണാപ്പൊന്നോടിയിൽ പൂമീൻ തുള്ളാട്ടമായ്.....ഓ......
കഥ പറയും കാറ്റേ പവിഴത്തിരമാലകൾ കണ്ടോ
ചുരുളഴിയും പുഞ്ചുഴിയിൽ കടലമ്മ വെളങ്ങണ കണ്ടേ
തെരയൊഴിയാൻ നേരം ചില്ലുമണിക്കലവറ കണ്ടോ
തുയിലുണരും കോണിൽ അരമനയണിവടിവാണേ
പൂന്തിരയിൽ പെയ്തുണരും പുത്തരിമുത്താണേ
ഈ പൊന്നരയൻ കൊയ്തുവരും കന്നിക്കതിരാണേ
പുലരേ പൂങ്കോടിയിൽ പെരുമീൻ വെള്ളാട്ടമായ്
മുത്താണേ കൈക്കരുന്നാണേ പൂമെയ്യിൽ മീൻ പെടപ്പാണേ
കടലമ്മ പോറ്റുന്ന പൊൻകുഞ്ഞിനുപ്പുള്ളോരമ്മിഞ്ഞപ്പാലാണ്
തെങ്കാറ്റതി വളർത്തുന്ന മുത്തിന്റെ പുഞ്ചിരി മഞ്ഞാണ്
കൈ വളര് മെല്ലെ കാൽ വളര് മെല്ലെ അടിമുടി നിൻ പൂമെയ് വളര്
[കഥ പറയും കാറ്റേ]
കാണെക്കാണെ കൺനിറഞ്ഞേ പൂംപൈതൽ (2)
അരയനുള്ളിൽ പറ നിറഞ്ഞേ ചാകരക്കോള്
മണലിറമ്പിൽ ചോട് വയ്ക്കണ പൂവണിത്താളം
പൂമ്പാറ്റച്ചിറകു വീശിയ വായ്ത്താരികളായ്
തംതം തനതംതം തനനന (2) നംതം നനനംതം തനനന (2)
ദിനസരങ്ങൾ കോളുകൊയ്യണ കൈ നിറഞ്ഞോരം
വല നിറഞ്ഞേ തുറയിലുത്സവ നാളുറഞ്ഞേ
നനനനനന നാന നാന ..ഒ ഒ ഒ ഒ ഓ.. (4) [കഥ പറയും കാറ്റേ]
വേലപ്പറമ്പിൽ -ഓ- കടലാട്ടം വിളുമ്പിൽ -ഓ-
മെല്ലെത്തുട്ടത്തു -ഓ- മുത്തണിയരത്തി -ഓ-
പൂമെയ് മിനുങ്ങി -ഓ- പൂക്കന്നം തിളങ്ങി -ഓ-
ചന്തം തുളുമ്പും -ഓ- പൊൻമണിയരയത്തി -ഓ-
അവളേ നുരയഴകാൽ തഴുകും അരയന്നുള്ളം പതയും
കനവിൽ പാൽക്കുടങ്ങൾ നിറവഴിഞ്ഞു കര കവിഞ്ഞു
കനവിൽ പാൽക്കുടങ്ങൾ നിറവഴിഞ്ഞു കര കവിഞ്ഞു
[കഥ പറയും കാറ്റേ]

ചിത്രം
അമരം

പുലർവെയിലും പകൽമുകിലും

പുലർവെയിലും പകൽമുകിലും സ്വയമലിയും യാമം
കുറുമൊഴിയും കുരുവികളും മഴ നനയും യാമം
പ്രണയമെഴും ദൂതുവരാൻ ചിറകു തരൂ വെൺപ്രാവേ
പുലർവെയിലും പകൽമുകിലും സ്വയമലിയും യാമം
കുറുമൊഴിയും കുരുവികളും മഴ നനയും യാമം
കണിമഞ്ഞിൻ കസവണിയും
കനകനിലാ പുഴയോരം (2)
പനിനീർത്തോണിയിൽ ആ ..ആ
പനിനീർത്തോണിയിൽ അരികിൽ വരില്ലേ
ദേവഗായികയായി
പുലർവെയിലും പകൽമുകിലും സ്വയമലിയും യാമം
കുറുമൊഴിയും കുരുവികളും മഴ നനയും യാമം
ഒരു വാക്കും പറയാതെ
പരിഭവമായി നീ നിൽക്കെ (2)
നിറവാർതിങ്കളേ ഹ..ആ ..
നിറവാർതിങ്കളേ തിരിതാഴ്ത്തിടല്ലേ
പ്രേമപൂർണ്ണിമയിൽ
പുലർവെയിലും പകൽമുകിലും സ്വയമലിയും യാമം
കുറുമൊഴിയും കുരുവികളും മഴ നനയും യാമം
പ്രണയമെഴും ദൂതു വരാൻ ചിറകു തരൂ വെൺപ്രാവേ
പുലർവെയിലും പകൽമുകിലും
സ്വയമലിയും യാമം

ചിത്രം
അങ്ങനെ ഒരവധിക്കാലത്ത്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	ഭാസ്കരൻ	രവീന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

പുലർകാല സുന്ദര

പുലർകാലസുന്ദര സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനൊരു
പൂമ്പാറ്റയായിന്നു മാറി
വിണ്ണിലും മണ്ണിലും പൂവിലും പുല്ലിലും
വർണ്ണച്ചിറകുമായ് പാറി
പുലർകാലസുന്ദര സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനൊരു
പൂമ്പാറ്റയായിന്നു മാറി

നീരദശ്യാമള നീലനഭസ്സൊരു
ചാരുസരോവരമായി
ചന്ദ്രനും സൂര്യനും താരാഗണങ്ങളും
ഇന്ദീവരങ്ങളായ് മാറി
പുലർകാലസുന്ദര സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനൊരു
പൂമ്പാറ്റയായിന്നു മാറി

ജീവന്റെ ജീവനിൽ നിന്നുമൊരജ്ഞാത
ജീമൂതനിർജ്ജരി പോലെ
ചിന്തിയ കൗമാര സങ്കൽപ്പധാരയിൽ
എന്നെ മറന്നു ഞാൻ പാടി
പുലർകാലസുന്ദര സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനൊരു
പൂമ്പാറ്റയായിന്നു മാറി

ചിത്രം
ഒരു മെയ് മാസ പുലരിയിൽ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പ്	ആർ.സോമശേഖരൻ

717

പുളിയിലക്കരയോലും

പുളിയിലക്കരയോലും പുടവ ചുറ്റി
കുളിർചന്ദനത്തൊടുകുറി ചാർത്തി...
നാഗഫണത്തിരുമുടിയിൽ
പത്മരാഗമനോജ്ഞമാം പൂ തിരുകീ
സുസ്മിതേ നീ വന്നൂ
ഞാൻ വിസ്മിതനേത്രനായ് നിന്നൂ

(പുളിയില...)

പട്ടുടുത്തെത്തുന്ന പൌർണ്ണമിയായ്
എന്നെ തൊട്ടുണർത്തും പുലർവേളയായ്
മായാത്ത സൌവർണ്ണസന്ധ്യയായ്
നീയെൻ മാറിൽ മാലേയ സുഗന്ധമായീ...
സുസ്മിതേ നീ വന്നൂ
ഞാൻ വിസ്മിതനേത്രനായ് നിന്നൂ

(പുളിയില...)

മെല്ലെയുതിരും വളകിലുക്കം പിന്നെ
വെള്ളിക്കൊലുസ്സിൻ മണികിലുക്കം
തേകിപ്പകർന്നപ്പോൾ തേന്മൊഴികൾ
നീയെൻ ഏകാന്തതയുടെ ഗീതമായീ
സുസ്മിതേ നീ വന്നൂ
ഞാൻ വിസ്മയലോലനായ് നിന്നൂ

(പുളിയില...)

ചിത്രം
ജാതകം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എൽ.ആർ.ഈശ്വരി	പി.ഭാസ്കരൻ	എം.എസ്.ബാബുരാജ്

718

പുള്ളിമാനല്ല മയിലല്ല

പുള്ളിമാനല്ല മയിലല്ല മധുരക്കരിമ്പല്ല
മാരിവില്ലൊത്ത പെണ്ണാണ് ഇവൾ
മാരിവില്ലൊത്ത പെണ്ണാണ്
പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന മുത്തുക്കുടമാണ്
പത്തരമാറ്റുള്ള പൊന്നാണ് പെണ്ണ്
പത്തരമാറ്റുള്ള പൊന്നാണ് (പുള്ളിമാനല്ല...)

മണവാട്ടിപ്പെണ്ണിവൾ മറ്റെങ്ങും കാണാത്ത
മാണിക്ക്യകല്ലൊത്ത മണിയാണ് നല്ല
മാണിക്ക്യകല്ലൊത്ത മണിയാണ്
ഏഴാം ബഹറിലെ സുന്ദരിമാരൊത്തു
വാഴേണ്ട മന്ദാരമലരാണ് എന്നും
വാഴേണ്ട മന്ദാരമലരാണ് (പുള്ളിമാനല്ല...)

കൈതപ്പൂക്കവിളാണ് കാറക്കുഴത്താണ്
മുന്തിരിച്ചുണ്ടാണ് സുന്ദരിക്ക് നല്ല
മുന്തിരിച്ചുണ്ടാണ് സുന്ദരിക്ക്
സുറുമയെഴുതിയ സുന്ദരമിഴിയാണ്
മയിലാഞ്ചിക്കൈയ്യാണ് പൈങ്കിളിക്ക്
ആഹാ മയിലാഞ്ചിക്കൈയ്യാണ്
മൊഞ്ചത്തിപ്പെണ്ണേ നീ ദൂരത്തു മാരന്റെ
മഞ്ചലിൻ മൂളക്കം കേട്ടില്ലേ
നാണിച്ച നാണിച്ച മാറിക്കളയേണ്ട
കാണാൻ വരുമിന്നു മണവാളൻ നിന്നെ
കാണാൻ വരുമിന്നു മണവാളൻ

ചിത്രം
കട്ടിക്കുപ്പായം

Babu Edakochi

പുഴകൾ മലകൾ

പുഴകൾ മലകൾ പൂവനങ്ങൾ
ഭൂമിക്കു കിട്ടിയ സ്ത്രീധനങ്ങൾ
സന്ധ്യകൾ മന്ദാരച്ചാമരം വീശുന്ന
ചന്ദന ശീതള മണപ്പുറങ്ങൾ

(പുഴകൾ..)

ഇവിടമാണിവിടമാണിതിഹാസ രൂപിയാം
ഈശ്വരനിറങ്ങിയ തീരം
ഇവിടമാണാദ്യമായ് മനുജാഭിലാഷങ്ങൾ
ഇതളിട്ട സുന്ദര തീരം
ഓ..ഓ..ഓ..ഓ

(പുഴകൾ)

കതിരിടും ഇവിടമാണദ്വൈത ചിന്തതൻ
കാലടി പതിഞ്ഞൊരു തീരം
പുരുഷാന്തരങ്ങളേ ഇവിടെ കൊളുത്തുമോ
പുതിയൊരു സംഗമ ദീപം

(പുഴകൾ...)

ചിത്രം
നദി

720

പുഴയോരത്തിൽ പൂത്തോണി

പുഴയോരത്തിൽ പൂത്തോണിയെത്തീലാ...
മന്ദാരം പൂക്കും..മറുതീരത്താണോ..
പുന്നാഗം പൂക്കും പുഴയോരത്താണോ..
ആരാനും കണ്ടോ ദൂരെയെൻ പൂത്തോണി...
പുഴയോരത്തിൽ പൂത്തോണിയെത്തീലാ... (2)

തോണിക്കാർ പാട്ടും ഈണങ്ങൾ മാഞ്ഞും..
കാതോർത്തു തീരത്താരോ തേങ്ങുന്നു... (2)
മാണിക്യനാഗം വാഴും കടവിൽ..
മാരിവില്ലോടം നീന്തും പുഴയിൽ..
ആരാരോ കണ്ടെന്നോതി നാടോടി കിളിയോ
പുഴയോരത്തിൽ പൂത്തോണിയെത്തീലാ
മന്ദാരം പൂക്കും മറുതീരത്താണോ
പുന്നാഗം പൂക്കും പുഴയോരത്താണോ
ആരാനും കണ്ടോ ദൂരെയെൻ പൂത്തോണി
പുഴയോരത്തിൽ പൂത്തോണിയെത്തീലാ (2)

മാരിക്കാർ വന്നു മാറത്തു ചായും
ള്ളമിന്നൽപ്പെൺകൊടിയാളെ കൊണ്ടേപോയ് (2)
താഴുന്ന സന്ധ്യേ നിന്നെ തഴുകി
താലോലമാട്ടി പാട്ടും പുഴയിൽ
ആരാരെൻ തോണി മുക്കി പൂക്കൾ ഒഴുക്കുന്നു
പുഴയോരത്തിൽ പൂത്തോണിയെത്തീലാ
മന്ദാരം പൂക്കും മറുതീരത്താണോ
പുന്നാഗം പൂക്കും പുഴയോരത്താണോ
ആരാനും കണ്ടോ ദൂരെയെൻ പൂത്തോണി
പുഴയോരത്തിൽ പൂത്തോണിയെത്തീലാ (2)

ചിത്രം
അഥർവ്വം

Baby Edakochi

പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ്

പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ്
ആലുവപ്പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ്
കല്ലും മാലയും മാറിൽ ചാർത്തിയ
ചെല്ലക്കൊലുസിട്ട പെണ്ണ്
(പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ്...)

മഴ പെയ്താൽ തുള്ളുന്ന പെണ്ണ്
മാനത്തൊരു മഴവില്ല് കണ്ടാൽ ഇളകും പെണ്ണ്
പാടത്തെ നെല്ലിനും തീരത്തെ തൈകൾക്കും
പാലും കൊണ്ടോടുന്ന പെണ്ണ്
അവളൊരു പാവം പാൽക്കാരി പെണ്ണ്
പാൽക്കാരി പെണ്ണ്
(പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ്...)

വെയിലത്ത് ചിരി തൂകും പെണ്ണ്
ശിവരാത്രി വ്രതവുമായി നാമം ജപിക്കും പെണ്ണ്
പെണ്ണിനെ കാണുവാൻ ഇന്നലെ വന്നവർ
ചൊന്നു പോൽ ഭ്രാന്തത്തി പെണ്ണ്
അവളൊരു പാവം ഭ്രാന്തത്തി പെണ്ണ്
അതു കേട്ട് നെഞ്ച് പിടഞ്ഞ്
കാലിലെ കൊലുസെല്ലാം ഊരിയെറിഞ്ഞ്
ആയിരം നൊമ്പരം മാറിലൊതുക്കി-
ക്കൊണ്ടാഴിയിലേക്കവൾ പാഞ്ഞു
അവളൊന്നും ആരോടും മിണ്ടാതെ പാഞ്ഞു
മിണ്ടാതെ പാഞ്ഞു
(പുഴയോരഴകുള്ള പെണ്ണ്...)

ചിത്രം
എന്റെ നന്ദിനിക്കുട്ടിക്ക്

Babu Edakochi

പുഷ്പതല്പത്തിൽ നീ

പുഷ്പതല്പത്തിൽ നീ വീണുറങ്ങി
സ്വപ്നമായ് നിദ്രയിൽ ഞാൻ തിളങ്ങി
വീണയായോമനേ നീയൊരുങ്ങി
ഗാനമായ് നിന്നുള്ളിൽ ഞാനുറങ്ങി

(പുഷ്പ...)

വാസര സങ്കല്പ ലോകത്ത് കണ്മണി
വാടാമലർ പൂക്കും വാടിയായ്
വർണ്ണങ്ങൾ ചിന്തി നിൻ മേനിയിൽ ആടാൻ ഞാൻ
വാസന ചിന്തും വസന്തമായി
ആരോരുമാരോരുമറിയാതെ

(പുഷ്പ..)

പ്രേമഗാനത്തിന്റെ വാനപഥങ്ങളിൽ
ഓമനേ നീ രാഗമേഘമായ്
അ ലജ്ജാസൂനമെന്നാത്മാവിൽ ചൂടുവാൻ
ആരോമലേ ഞാൻ ത്രുസന്ധ്യയായ്
ആരോരുമാരോരുമറിയാതെ

(പുഷ്പ)

ചിത്രം
അഭിനന്ദനം

723

Babu Edakochi

പുഷ്പമംഗലയാം ഭ്രമിക്ക്

പുഷ്പമംഗലയാം ഭ്രമിക്കു വേളി-
പ്പുടവയുമായ് വരും വെളുത്ത വാവേ എന്റെ
മടിയിൽ മയങ്ങുമീ മാലതീ ലതയെ
തൊടല്ലേ തൊടല്ലേ നീ

(പുഷ്പ..)

കടഞ്ഞ ചന്ദന മെതിയടികളുമായ്
കൈയ്യിൽ കനക വേണുവുമായ്
പൊന്മുകിൽ ചെമ്മരിയാടിനെ മേയ്ക്കുന്ന
പുല്ലാനിമലയിലെ ആട്ടിടയൻ
നീയീ കവിളിലെ നീഹാരഹാരം
കവരുമോ നിലാവേ കവരുമോ

(പുഷ്പ...)

കുളിച്ചു കുന്തലിൽ ദശപുഷ്പവുമായ്
കണ്ണിൽ പ്രണയദാഹവുമായ്
എന്നെയ് മന്മഥചാപമായ് മാറ്റുമീ
ഉന്മാദിനിയെന്റെ പ്രാണസഖീ
നീയീ മനസ്സിലെയേകാന്ത രാഗം
കവരുമോ നിലാവേ കവരുമോ

(പുഷ്പ...)

ചിത്രം
നഖങ്ങൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, വാണിജയറാം	ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി	എ.ടി.ഉമ്മർ

Babu Edakochi

പുഷ്പമംഗല്യരാത്രിയിൽ

പുഷ്പമംഗല്യരാത്രിയിൽ രാഗ-
സ്വപ്നമംഗല്യ നിദ്രയിൽ
തൊട്ടുണർത്തിയ പൂവിരൽ നിന്റെ
മുഗ്ദ്ധഗാനത്തിൻ പല്ലവി

(പുഷ്പ...)

പല്ലവി കേട്ടുണർന്നു ഞാൻ അനു-
പല്ലവിയായ് പുണർന്നു നീ
നമ്മളിൽ നമ്മൾ തീർത്ത കല്പനാ
മഞ്ജരികൾ ചരണമായ്
മഞ്ജരികൾ ചരണമായ്
ആ..ആ..ആ

(പുഷ്പ...)

ആ ചരണത്തിന്നാർദ്രതയിലാ
രാത്രിഗന്ധമലിയവേ
ഹാ സുഷുപ്തി തൻ യാമ ഗംഗയിൽ
ഓളമാലയായ് മാറി നാം
ഓളമാലയായ് മാറി നാം
ആ..ആ..ആ

(പുഷ്പ..)

ചിത്രം
ആദ്യപാഠം

Babu Edakochi

പുഷ്പസുരഭിലശ്രാവണത്തിൽ

പുഷ്പസുരഭിലശ്രാവണത്തിൽ
പൂനിലാവണിപ്പന്തലിൽ
വർഷനീരദ നീലയവനിക
നീങ്ങിമാറിയ വേളയിൽ (പുഷ്പ...)

കനകനൂപുരം കാലിൽ ചാർത്തിയ
കാമിനി സൗദാമിനി
നവസമാഗമ സ്വാഗതത്തിനു
നടനമാടീ വേദിയിൽ (പുഷ്പ...)

മാരുതൻ മണിവേണുവൂതി
മറകടൽത്തിര മൃദംഗമായ്
മധുരരജനീ കോകിലധ്വനി
പുതിയ നർത്തനഗാനമായ് (പുഷ്പ..)

താരും തളിരും പൂവും പുല്ലും
പുഴയും പുൽകും പുളിനവും
വയലും കതിരും ചളിയിൽ നിന്നും
പുഞ്ചിരിക്കും നളിനവും
രാഗഭാവ താളമേളന
നൃത്തരംഗം കാൺകവേ
രാജനർത്തകി നൃത്തമാടി
ഗഗനമാം മണിവേദിയിൽ (പുഷ്പ...)

Babu Edakochi

പൂ കുങ്കുമ പൂ പുഞ്ചിരിക്കും

പൂ കുങ്കുമ പൂ പുഞ്ചിരിക്കും ചെമ്പകപ്പൂ
എൻ നെഞ്ചകത്തെ തങ്കനിലാ താമരപ്പൂ (2)
പട്ടുനിലാവു പൊട്ടി വിരിഞ്ഞൊരോർമ്മകളിൽ
കുട്ടികളായി മുത്തു മെനഞ്ഞ പട്ടിളം ചില്ലകളിൽ
(കുഞ്ഞു പൂ കുങ്കുമ പൂ...)

അമ്പന്നൊന്നക്ഷരം ചൊല്ലി-
പ്പഠിപ്പിച്ചൊരെൻ ഗുരുനാഥനല്ലേ
അന്തിക്കിരുട്ടിലെ വെട്ടം തെളിയിച്ച
കൈത്തിരി നാളമല്ലേ (2)
താരാട്ട് മൂളാൻ പാട്ടായതും
താളം പിടിക്കും വിരലായതും
അമ്മയില്ലാത്ത നൊമ്പരം മാറ്റും
അച്ഛന്റെ പുണ്യമല്ലേ (പൂ....കുങ്കുമ..)

കാവിലെ ഉത്സവം കാണുവാൻ പോകുമ്പം
തോളിലുറങ്ങിയതും
കർക്കിടകാറ്റിലെ കോടമഴയത്ത്
കുടെയിറങ്ങിയതും (2)
ഉണ്ണീ പൊന്നുണ്ണീ വിളിയായതും
കണ്ണാടി പോലെൻ നിഴലായതും
നെഞ്ചിലുലാവും സങ്കടം തീർത്തൊരച്ഛന്റെ
നന്മയല്ലേ. (പൂ..കുങ്കുമ...)

ചിത്രം
രസതന്ത്രം

പാടിയത്
യേശുദാസ്, സുശീല

രചന
സത്യൻ അന്തിക്കാട്

സംഗീതം
ശ്യാം

Babu Edakochi

പൂ വിരിഞ്ഞല്ലോ ഇന്നെന്റെ

ആ.. ആരീരോ ആ രാരീരോ
ആരീരോ ആരാരോ ആരീരോ ആരാരൊ..
പൂ വിരിഞ്ഞല്ലോ ഇന്നെന്റെ മുറ്റത്തും
താളം വന്നല്ലോ ഇന്നെൻ ജീവനിലും (2)
ആരീരാരോ പാടിയുറക്കാം
കുഞ്ഞേ നീയുറങ്ങാൻ കൂട്ടിനിരിക്കാം ഞാൻ

(പൂ വിരിഞ്ഞല്ലോ...)

അമ്പലത്തില് ഉത്സവത്തിനു ആയിരം പേര്
ചെണ്ടമേളം തകിലുമേളം പഞ്ചവാദ്യം തേരോട്ടം (2)
മൂവന്തിക്ക് താലപ്പൊലി തേവരുക്കു പൂക്കാവടി
ഞങ്ങളുമുണ്ടേ പൂരം കാണാൻ
പൈങ്കിളിയേ തോളിലിരുന്നാട്ടേ

(പൂ വിരിഞ്ഞല്ലോ...)

പുഞ്ചവയൽ കൊയ്ത്തുകാലം വന്നണഞ്ഞല്ലോ
പൊന്നരിവാൾ മൂർച്ച കൂട്ടി
കൊയ്യാൻ വായോ പെണ്ണാളേ (2)
ഞാനും എന്റെ കുഞ്ഞിമോളും കൊയ്ത്തരിവാൾ വാങ്ങിയില്ല
മീനപ്പെണ്ണേ നീ പോരുന്നോ
അന്തിവെയിൽ താണു തുടങ്ങുന്നേ

(പൂ വിരിഞ്ഞല്ലോ...)

ചിത്രം
എനിക്ക് ഞാൻ സ്വന്തം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഓ.എൻ.വി

സംഗീതം
ജോൺസൺ

728

പൂവേണം പൂപ്പടവേണം

പൂ വേണം പൂപ്പട വേണം പൂവിളി വേണം
പൂണാരം ചാർത്തിയ കന്നിപ്പൂമകൾ വേണം (2)
കുന്നത്തെ കാവിൽ നിന്നും തേവരു താഴെ എഴുന്നള്ളുന്നേ
ഓലോലം മഞ്ചൽ മൂളിപ്പോരുന്നുണ്ടേ
മൂളി പോരുന്നുണ്ടേ (പൂവേണം)

നാഴിപ്പൂവെള്ളും പുന്നെല്ലും
ചോഴിക്കും മക്കൾക്കും തായോ (2)
നാവോറ് പാടണ കന്നി മൺകുടവും വീണയുമായി (2)
നീയെന്തേ വന്നില്ലാ പൊന്നോണം പോയല്ലോ.
ഒരുനിലമുഴുതതിൽ മുതിര വിതച്ചേ
അതിലൊരു പകുതിയും ഒരു കിളി തിന്നേ..(പൂ വേണം)

വാളും ചിലമ്പും കലമ്പീ
വാതിൽ പടിക്കൽ വന്നാർത്തു (2)
ഉണ്ണികളെ തേടിവരുന്നോ ഉള്ളുരുകും കാവിലെ അമ്മേ (2)
നീ വാഴും കാവിന്ന് തീവെച്ചതാരെന്നോ
ഒരുപിടിയവിലിനു വെറുമൊരിമലരിന്
വെയിലിത് മുഴുവനുമേൽക്കണതാര്
ആയില്യകാവില് വേലേം പൂരവുമുണ്ടേ
നീയെന്റെ കുഞ്ഞിക്കൈയിലേ കൂടെ വരില്ലേ
ഇല്ലെന്നോ മിന്നും പൊന്നും
കൈവള കാതില ചാർത്താമെന്നോ
പൊട്ടെന്തിനു പൊന്നല്ലേ നീ പൊൻകുടമല്ലേ
എന്റെ പൊൻകുടമല്ലേ (പൂവേണം)

ചിത്രം
ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ നുറുങ്ങുവെട്ടം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	ഓ.എൻ.വി	രവീന്ദ്രൻ

729

പൂ വേണോ... പൂ വേണോ

പൂ വേണോ... പൂ വേണോ.... (2)
തേനോലും നിൻ ഈണം കാതോർത്തു ഞാൻ
കൈനീട്ടി ഞാൻ ഏതോ പൂവും തേടി
(പൂ)

ആകാശം നീലാകാശം
നീ പാടുമ്പോൾ പൂ ചൂടുന്നു
എന്നാത്മാവിൽ പൂത്താലം നീട്ടി ഞാൻ
സ്നേഹത്തിൻ പൂ മാത്രം ചോദിക്കുമെൻ
മൌനത്തിൻ സംഗീതം നീ കേട്ടുവോ

ഒരു പൂ ഒരു പൂ വിരിയും
അതിൽ വന്നണയും നനയും
കിളികൾ കിളികൾ (പൂ)

കാണാതെ നീ കാണാതെ
നിൻ മാണിക്യപ്പൂത്താലത്തിൽ, എൻ
സ്നേഹത്തിൻ പൊൻനാണ്യം വച്ചു ഞാൻ
മൌനങ്ങൾ മന്ത്രങ്ങളാകുന്നുവോ
മന്ത്രങ്ങൾ സംഗീതമാകുന്നുവോ
ഒരു രാക്കിളിതൻ മൊഴി കേട്ടുണര്
ഇതിലെ വെറുതെ അലയാൻ കൊതിയായ്
(പൂ)

ചിത്രം
ദേശാടനക്കിളി കരയാറില്ല

പാടിയത്
യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം

രചന
പൂവ്വച്ചൽ ഖാദർ

സംഗീതം
ജോൺസൺ

730

BabuEdakochi

പൂ കൊണ്ടു പൂ മൂടി

പൂ കൊണ്ടു പൂ മൂടി
തേൻ തെന്നൽ നീരാടും
പൂക്കാലം
വിരിയിച്ചു നീ നിറഞ്ഞു
എന്നിൽ നീ നിറഞ്ഞു....

(പൂ...)

ദൂരം... എത്ര ദൂരം...
നമ്മൾ നിൽക്കും തീരങ്ങൾ...
അവ ചേരും ഈ
ഋതുഭംഗിയിൽ
മധു പെയ്യും ഈ മധുമാരിയിൽ
നമ്മൾ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ അലിയും

(പൂ...)

മേഘം... വർണ്ണമേഘം...
തെന്നിവീഴും ഓരങ്ങൾ....
കതിരാടുമീ തണൽ വേദിയിൽ
കുളിർ ചൂടുമെൻ മൃദുചിന്തയിൽ
നിന്റെ രൂപം മെല്ലെ തെളിയും

(പൂ...)

ചിത്രം
പാളങ്ങൾ

പാടിയത്
ഉണ്ണിമേനോൻ, ചിത്ര

രചന
ബിച്ചുതിരുമല

സംഗീതം
ബാലകൃഷ്ണൻ

731

പൂക്കാലം വന്നൂ പൂക്കാലം

പൂക്കാലം വന്നൂ പൂക്കാലം
തേനുണ്ടോ ചുണ്ടിൽ തേനുണ്ടോ
പൂത്തുമ്പീ ചെല്ലപ്പൂത്തുമ്പീ ചൂടുണ്ടോ നെഞ്ചിൽ ചൂടുണ്ടോ
കുരുന്നില കൊണ്ടെൻ മനസ്സിൽ ഏഴുനിലപ്പന്തലൊരുങ്ങി
ചിറകടിച്ചതിനകത്തെൻ ചെറുമഞ്ഞക്കിളി കുരുങ്ങി
കിളിമരത്തിന്റെ തളിർച്ചില്ലത്തുമ്പിൽ
കുണുങ്ങുന്ന മെല്ലെ കുരുക്കുത്തിമുല്ല
(പൂക്കാലം...)
പൂത്താരകങ്ങൾ പൂത്താലി കോർക്കും
പൂക്കാലരാവിൽ പൂക്കും നിലാവിൽ (2)
ഉടയും കരിവള തൻ ചിരിയും നീയും
പിടയും കരിമിഴിയിൽ അലിയും ഞാനും
തണുത്ത കാറ്റും ഉടുത്ത രാവും
നമുക്കുറങ്ങാൻ കിടക്ക തീർക്കും
താലോലമാലോലമാടാൻ വരു
കരളിലെയിളം കരിയിലക്കിളി
ഇണങ്ങിയും മെല്ലെ പിണങ്ങിയും ചൊല്ലി
(പൂക്കാലം..)
പൂങ്കാട്ടിനുള്ളിൽ പൂ ചൂടി നിൽക്കും
പൂവാകയിൽ നാം പൂമേട തീർക്കും (2)
ഉണരും പുതുവെയിലിൽ പുലരിക്കൂടിൽ
അടരും നറുമലരിൻ ഇതളിൻ ചൂടിൽ
പറന്നിറങ്ങും ഇണക്കിളി നിൻ
കുരുന്നു ഉവൽ പുതപ്പിനുള്ളിൽ
തേടുന്ന തേടുന്ന വേനൽക്കൂടിൽ
ഒരു മധുകണം ഒരു പരിമളം
ഒരു കുളിരല ഇരുകരളിലും (പൂക്കാലം..)

ചിത്രം
ഗോഡ്ഫാദർ

Baby Edakochi

പൂങ്കാറ്റിനോടും കിളികളോടും

പൂങ്കാറ്റിനോടും കിളികളോടും കഥകൾ ചൊല്ലി നീ
കളികൾ ചൊല്ലി കാട്ടുപൂവിൻ കരളിനോടും നീ
നിഴലായി അലസമലസമായി
അരികിലൊഴുകി വാ ഇളം -

(പൂങ്കാറ്റിനോടും..)

നിന്നുള്ളിലെ മോഹം സ്വന്തമാക്കി ഞാനും
എൻ നെഞ്ചിലെ ദാഹം നിന്റേതാക്കി നീയും
പൂഞ്ചങ്ങലക്കുള്ളിൽ രണ്ടു മൌനങ്ങളെ പോൽ
നീർത്താമരത്താളിൽ പനിനീർത്തുള്ളികളായ്
ഒരു ഗ്രീഷ്മശാഖിയിൽ വിടരും വസന്തമായ്
പൂത്തുലഞ്ഞ പുളകം നമ്മൾ

(പൂങ്കാറ്റിനോടും..)

നിറമുള്ള കിനാവിൻ കേവുവള്ളമൂന്നി
അലമാലകൾ പുൽകും കായൽ മാറിലൂടെ
പൂപ്പാടങ്ങൾ തേടും രണ്ടു പൂമ്പാറ്റകളായ്
കാല്പാടുകളൊന്നാക്കിയ തീർത്ഥാടകരായ്
കുളിരിന്റെ കുമ്പിളിൽ കിനിയും മരന്ദമായ്
ഊറിവന്ന ശിശിരം നമ്മൾ

(പൂങ്കാറ്റിനോടും..)

ചിത്രം
പൂമുഖപ്പടിയിൽ നിന്നെയും കാത്ത്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ഉണ്ണിമേനോൻ, ചിത്ര	ഷിബു ചക്രവർത്തി	രഘുകുമാർ

733

പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ

പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ തെക്കൻ
പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ
നീലകണ്ണുള്ള എൻ വേളിപ്പെണ്ണോട് ഈ
നീലകണ്ണുള്ള എൻ വേളിപ്പെണ്ണോട്
എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഹമൊന്നു ചൊല്ലാമോ നീ
പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ തെക്കൻ
പൂങ്കാറ്റേ പോയി ചൊല്ലാമോ
കള്ളക്കണ്ണുള്ള എൻ കാമുകനോട് ഈ
കള്ളക്കണ്ണുള്ള എൻ കാമുകനോട്
എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഹമൊന്നു ചൊല്ലാമോ നീ
(പൂങ്കാറ്റേ...)

മുക്കുറ്റി ചാന്തിനാൽ കുറി വരച്ച്
നിൽക്കുന്ന കല്യാണ പെണ്ണല്ലേ നീ
മുക്കുറ്റി ചാന്തിനാൽ കുറി വരച്ച്
നിൽക്കുന്ന കല്യാണ പെണ്ണാണു ഞാൻ
ഈ പ്രേമ സംഗീത സായങ്ങളിൽ
ഈ ജന്മ സായൂജ്യ നേരങ്ങളിൽ
പാടുന്നു ഞാനിന്ന് ഗമപ ഗമപ (പൂങ്കാറ്റേ...)

കസ്തൂരി മഞ്ഞളുമായ് വന്ന് നീരാടും ഈ ലോക സുന്ദരി നീ
കസ്തൂരി മഞ്ഞളുമായ് വന്ന് നീരാടും നേരത്ത് വന്നവനേ
കാറ്റത്തു ചേലത്തുമ്പൊന്നാടിയോ
കാറ്റിന്റെ കള്ളക്കണ്ണൊന്നൊടിയോ
നാണിച്ചു നീ പാടി ഗമപ ഗമപ
(പൂങ്കാറ്റേ...)

ചിത്രം
ശ്യാമ

734

Baby Edakochi

പൂങ്കുയിലേ പൂങ്കുയിലേ

പൂങ്കുയിലേ പൂങ്കുയിലേ
കണ്ടോ കണ്ടോ എൻ ഗായകനേ
പൂനിലാവേ പൂനിലാവേ കണ്ടോ കണ്ടോ പ്രിയതമനെ
കാർമുകിലേ കാർമുകിലേ
കണ്ടോ നീയെൻ കാർവർണ്ണനെ
(പൂങ്കുയിലേ...)
ഞാനറിഞ്ഞു ഞാനറിഞ്ഞു
പ്രിയനവനെന്നിലെ സ്നേഹമെന്ന്
അവനെന്നിലുണരും രാഗമെന്ന്
താളമെന്ന് ആത്മദാഹമെന്ന്
ചിറകു വിരിക്കുമെൻ സ്വപ്നമെന്ന്
എന്നും അവനെന്റെ സ്വന്തമെന്ന്
ഞാനറിഞ്ഞു ഞാനറിഞ്ഞൂ
പൂനിലാവേ പൂനിലാവേ കണ്ടോ കണ്ടോ പ്രിയതമനെ
ഞാനറിഞ്ഞൂ ഞാനറിഞ്ഞൂ
പ്രിയനെന്നിലുണരുന്ന മോഹമെന്ന്
എന്നുമെൻ ജീവന്റെ ജീവനെന്ന്
കണ്മുന്നിൽ കാണും ദേവനെന്ന്
ഹൃദയം കവർന്നൊരെൻ തോഴനെന്ന്
എന്നും അവനെന്റെ സ്വന്തമെന്ന്
ഞാനറിഞ്ഞു ഞാനറിഞ്ഞു
പൂനിലാവേ പൂനിലാവേ കണ്ടോ കണ്ടോ പ്രിയതമനെ
പൂങ്കുയിലേ പൂങ്കുയിലേ കണ്ടോ കണ്ടോ എൻ ഗായകനേ
കാർമുകിലേ കാർമുകിലേ
കണ്ടോ നീയെൻ കാർവർണ്ണനെ
ആ..ആ.ആ..ആ.........

ആൽബം
സ്വന്തം

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ചിത്ര

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ഔസേപ്പച്ചൻ

735

Baby Edakochi

പൂജാ ബിംബം മിഴി

പൂജാബിംബം മിഴി തുറന്നു താനേ നട തുറന്നു
സ്വയംവരസന്ധ്യാ രാജകുമാരി നിന്നു തിരുനടയിൽ
സൂര്യനണർന്നു ചന്ദ്രനണർന്നു മംഗള യാമം തരിച്ചു നിന്നു
സൂര്യനും സ്വന്തം ചന്ദ്രനും സ്വന്തം
സന്ധ്യേ നീയിന്നാർക്കു സ്വന്തം
പൂജാബിംബം മിഴി തുറന്നു താനേ നട തുറന്നു
സ്വയംവരസന്ധ്യാ രാജകുമാരി നിന്നു തിരുനടയിൽ
എന്തിനു സന്ധ്യേ നിൻ മിഴിപ്പൂക്കൾ
നനയുവതെന്തിനു വെറുതേ
ആയിരമായിരം കിരണങ്ങളോടെ
ആശീർവാദങ്ങളോടെ
സൂര്യവസന്തം ദൂരെയൊഴിഞ്ഞു തിങ്കൾ തോഴനു വേണ്ടി
സ്വന്തം തോഴനു വേണ്ടി
പൂജാബിംബം മിഴി തുറന്നു താനേ നട തുറന്നു
സ്വയംവരസന്ധ്യാ രാജകുമാരി നിന്നു തിരുനടയിൽ
സ്വയംവര വീഥിയിൽ നിന്നെയും തേടി
ആകാശതാരകളിനിയും വരും
നിന്റെ വർണ്ണങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു ലാളിക്കാൻ
ആഷാഢ മാസങ്ങളിനിയും വരും
എങ്കിലും സന്ധ്യേ നിന്നാത്മഹാരം
നിന്നെ മോഹിക്കുമെൻ ഏകാന്ത സൂര്യനു നൽകൂ
ഈ രാഗാർദ്രചന്ദ്രനെ മറക്കൂ
പൂജാബിംബം മിഴി തുറന്നു താനേ നട തുറന്നു
സ്വയംവരസന്ധ്യാ രാജകുമാരി നിന്നു തിരുനടയിൽ
സൂര്യനണർന്നു ചന്ദ്രനണർന്നു
മംഗളയാമം തരിച്ചു നിന്നു

ചിത്രം
ഹരികൃഷ്ണൻസ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
വേണുഗോപാൽ	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

Babu Edakochi

പൂത്താലം വലംകൈയ്യിലേന്തി

പൂത്താലം വലംകൈയ്യിലേന്തി വാസന്തം
മധുമാരിയിൽ സുമരാജിയെ
കാറ്റിൻ ശ്രുവൽ തഴുകി കന്യാവനമിളകി

(പൂത്താലം)

ആരോ ശ്രുമൊഴിയേകി
വെറും പാഴ്മുളം തണ്ടിനുപോലും
ഏതോ വിണ്മനം ശ്രുവി
ഒരു പനിമഴത്തുള്ളിതൻ കാവ്യം
ഏതോ രാവിൻ ഓർമ്മ പോലും സാന്ത്വനങ്ങളായി
കുളിരും മണ്ണിൽ കാണാറായി
ഹേമരാഗകണങ്ങൾ

(പൂത്താലം)

ഹൃദയസരോവരമാകെ പൊന്നരയന്നങ്ങൾ നീന്തി
നീരവതീരം നീളെ തളിരാലവട്ടങ്ങൾ വീശി
ഏതോ മായാസംഗമം സാന്ദ്രതാളമായ്
ജന്മം തേടും ഭാവുകം രാഗമർമ്മരമായി

(പൂത്താലം)

ചിത്രം
കളിക്കളം

737

Babu Edakochi

പൂനിറം കണ്ടോടി വന്നു

പൂനിറം കണ്ടോടി വന്ന മാണിക്യത്തമ്പാട്ടി
പൂരവിളക്കായ് പൂത്തു നിന്ന മാണിക്യത്തമ്പാട്ടി
പൊൻ പുലരി പന്തലില് പട്ടുവിതാനം കണ്ട്
മുച്ചിലോട്ടു നടയിൽ നിന്ന ശംഖനാദം കേട്ട്
പൂമരത്തിൻ നിഴൽപ്പടമാ നൂപുരങ്ങൾ തഴുകി
പാദപത്മപുളകം ചൂടാൻ മൺതരികൾ പൊരുതി
ഏതു പൂവിൻ ഗന്ധം തേടി മാണിക്യത്തമ്പാട്ടി
ഏതു കാവിൻ പുണ്യം തേടി മാണിക്യ തമ്പാട്ടി

(പൂനിറം..)

പൂന്തെന്നൽ ചുംബനങ്ങൾ തേൻകണമായിളകി
പൂക്കൈത താളുകളിൽ കാവ്യഗന്ധമൊഴുകി
താമരപ്പൂങ്കുളങ്ങൾ നൂറു കാമനകൾ കോർത്തു
പാദസരനാദം പുൽകാൻ കുഞ്ഞോളങ്ങൾ കാത്തു
ഏതു പൂവും നുള്ളിയില്ല മാണിക്യ തമ്പാട്ടി
എന്റെ കരൾ നുള്ളിയെടുത്തു മാണിക്യ തമ്പാട്ടി

(പൂനിറം..)

ചിത്രം
ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ്

738

പൂ നിലാമഴ പെയ്തിറങ്ങിയ

പൂ നിലാമഴ പെയ്തിറങ്ങിയ
രാത്രിമല്ലികൾ കോർക്കാം
മാരിവില്ലൊളി വീണലിഞ്ഞൊരു രാഗമാലിക ചൂടാം
ഇതളിതളായ് എന്നുള്ളിൽ പതിയെ
വിടർന്നൊരു ഭാവുകമരുളാം
(പൂനിലാ...)

ഇമ്പം തുളുമ്പുമീണം ഇനി നിന്റെ വീണ മൂളും
മാമ്പൂ വിരിയും കരളിലെ മോഹം
മരതക മഞ്ജിമയണിയും (ഇമ്പം..)
ആതിരപൊൻ നക്ഷത്രം പൂവിതൾകുറി ചാർത്തുമ്പോൾ
അരികെ കനവിൻ തേരിറങ്ങുമ്പോൾ
പടരും പരാഗ സൌരഭം പകരം
തരും സ്വരം ഒന്നിനി പാടാം
(പൂനിലാ...)

ഓരോ വസന്തരാവും പനിനീരണിഞ്ഞു നിൽക്കും
ഓരോ നിനവും നിറപറയോടെ
നിൻ കിളിവാതിലിലണയും (2)
കാൽചിലമ്പ് കിലുങ്ങുമ്പോൾ
കൈവള ചിരി ചിന്നുമ്പോൾ
കണികണ്ടുണരാൻ നീയൊരുങ്ങുമ്പോൾ
പറയാൻ മറന്ന വാക്കുകൾ
പകരം തരും ലയം പതിയെ പാടാം
(പൂനിലാ...)

ചിത്രം
മാനത്തെ കൊട്ടാരം

പാടിയത്
സുശീല

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

Babu Edakochi

പൂന്തുറയിലരയന്റെ

പൂന്തുറയിലരയന്റെ പൊന്നരയത്തി
പുഞ്ചിരി കൊണ്ടൊരു പൊട്ടു കുത്തി
ഈ പുഞ്ചിരി
പുഞ്ചിരി കൊണ്ടൊരു പൊട്ടു കുത്തി
പുടവയും മാലയും വാങ്ങും മുൻപേ
പുരുഷന്റെ ചൂടുള്ള മുത്തു കിട്ടി
പൂ കൊണ്ടു മൂടിയ പുറം വേലിയുള്ളൊരു
പുഴക്കരെയമ്പലനടയിൽ ഇന്ന്
കല്ലുവിളക്കിന്റെ കൺമുൻപിൽ നമ്മുടെ
കല്യാണം പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു
വരുന്നതോർമ്മിക്കുമ്പോൾ
എങ്ങാണ്ടുന്നെങ്ങാണ്ടുന്നൊരു നാണം
കായലിൻ പൊക്കിളിൽ കതിർ വിരലോടിച്ച
കളിവഞ്ചി തുഴയും നിലാവേ നിന്റെ
കല്യാണരാത്രിയും ഉല്ലാസയാത്രയും ഇന്നാണോ
നിന്നെ നാളെ ഉറക്കച്ചടവുമായ് കാലത്ത്
നാലാളു കാണുമ്പോൾ കളിയാക്കും

ചിത്രം
ചീനവല

740

Babu Edakochi

പൂന്തേനരുവീ പൊന്മുടി

പൂന്തേനരുവീ പൊന്മുടി പുഴയുടെ അനുജത്തീ
നമുക്കൊരേ പ്രായം നമുക്കൊരേ മോഹം
നമുക്കൊരേ ദാഹം

ഒരു താഴ്വരയിൽ ജനിച്ചു നമ്മൾ
ഒരു പൂന്തണലിൽ വളർന്നു
പൂനിലാവലക്കിയ പുളിയിലക്കരയുള്ള
പുടവയുടുത്തു നടന്നു നമ്മൾ
പൂക്കളിറുത്തു നടന്നു
ഓർമ്മകൾ മരിക്കുമോ ഓളങ്ങൾ നിലക്കുമോ
ആഹാ ആഹാ ആഹാഹാഹാ
ഓഹോ ഓഹോ ഒഹോഹൊഹോ

(പൂന്തേനരുവീ)

മടിയിൽ പളുങ്കു കിലുങ്ങീ നീല-
മിഴികളിൽ കനവു തിളങ്ങീ
കാമിനിമണിമാരിൽ പുളകങ്ങളുണർത്തുന്ന
കഥകൾ പറഞ്ഞു മയങ്ങീ നമ്മൾ
കവിതകൾ പാടി മയങ്ങീ
ഓർമ്മകൾ മരിക്കുമോ ഓളങ്ങൾ നിലക്കുമോ

(പൂന്തേനരുവീ)

ചിത്രം
ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ	ഒ.എൻ.വി	എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

741

പൂമകൾ വാഴുന്ന കോവിലിൽ

പൂമകൾ വാഴുന്ന കോവിലിൽ നിന്നൊരു
സോപാനസംഗീതം പോലേ (2)
കന്നിത്തെളിമഴ പെയ്ത നേരം
എന്റെ മുന്നിൽ നീയാകെ കുതിർന്നു നിന്നൂ
നേർത്തൊരു ലജ്ജയാൽ മൂടിയൊരാ മുഖം
ഓർത്തു ഞാനും കുളിരാർന്നു നിന്നൂ
ഓർമ്മകൾക്കെന്തു സുഗന്ധം
എന്നാത്മാവിൻ നഷ്ടസുഗന്ധം
എന്നാത്മാവിൻ നഷ്ടസുഗന്ധം
പൂവിനെ തൊട്ട് തഴുകിയുണർത്തുന്ന
സൂര്യകിരണമായ് വന്നു (2)
വേനലിൽ വേവുന്ന മണ്ണിനു
ദാഹനീരേകുന്ന മേഘമായ് വന്നൂ
പാടിത്തുടിച്ചു കുളിച്ചു കേറും
തിരുവാതിരപ്പെൺകിടാവോർത്തുനിന്നൂ
ഓർമ്മകൾക്കെന്തു സുഗന്ധം
എന്നാത്മാവിൻ നഷ്ടസുഗന്ധം
എന്നാത്മാവിൻ നഷ്ടസുഗന്ധം
പൂമുഖവാതുക്കൽ നീയോർത്തു നിന്നൊരാ
പ്രേമസ്വരൂപനോ വന്നു (2)
കോരിത്തരിച്ചു നീ നോക്കി നിൽക്കേ
മുകിൽക്കീറിൽ നിന്നമ്പിളി മാഞ്ഞൂ
ആടിത്തിമിർത്ത മഴയുടെ ഓർമ്മകൾ
ആലിലത്തുമ്പിലെ തുള്ളികളായ്
ഓർമ്മകൾക്കെന്തു സുഗന്ധം
എന്നാത്മാവിൻ നഷ്ടസുഗന്ധം

ചിത്രം
കാറ്റു വന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ

Babu Edakochi

പൂമാനം പൂത്തുലഞ്ഞേ

പൂമാനം പൂത്തുലഞ്ഞേ പൂവള്ളിക്കുടിലിലെന്റെ
കരളുണർന്നോ കിളീ
തെളിഞ്ഞൂ പുഴയും വയലും
പൊന്നോണം കാത്ത നെഞ്ചും

[പൂമാനം ..]

എനിക്കും നാവിലെൻ പാട്ടുണ്ടല്ലോ
തുടുക്കും കവിളിലെൻ പാട്ടുണ്ടല്ലോ
തുടിക്കും മാറത്തും തുളുമ്പും ചുണ്ടത്തും തേനുണ്ടല്ലോ (2)
കുടിലുണർന്നു കണി വിടർന്നു കണ്ടു വാ കിളിയേ
തെളിഞ്ഞൂ പുഴയും വയലും പൊന്നോണം കാത്ത നെഞ്ചും

(പൂമാനം..)

പുണർന്നാൽ പൂക്കുന്ന കടമ്പാണല്ലോ
ഇടവപ്പാതിക്കും വിയർത്തോളല്ലോ
പിടയും തോണിയിൽ പിരിയും നേരത്ത് കരഞ്ഞോളല്ലോ
അവളുണർന്നോ കുളി കഴിഞ്ഞോ കണ്ടു വാ കിളിയേ
തെളിഞ്ഞൂ പുഴയും വയലും പൊന്നോണം കാത്ത നെഞ്ചും

[പൂമാനം]

ചിത്രം
ഏതോ ഒരു സ്വപ്നം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
വേണുഗോപാൽ	പൂവ്വച്ചൽ ഖാദർ	ശ്യാം

Babu Edakochi

പൂമാനമേ ഒരു രാഗമേഘം

പൂമാനമേ ഒരു രാഗമേഘം താ...(2)
കനവായ്...കണമായ്...ഉയരാൻ...
ഒഴുകാനഴകിയലും
പൂമാനമേ ഒരു രാഗമേഘം താ...

കരളിലെഴും ഒരു മൗനം...
കസവണിയും ലയമൗനം...
സ്വരങ്ങൾ ചാർത്തുമ്പോൾ (കരളിലെഴും)
വീണയായ് മണിവീണയായ്...
വീചിയായ് കുളിർവാഹിയായ്...
മനമൊരു ശ്രുതിയിഴയായ്...

(പൂമാനമേ)

പതുങ്ങി വരും മധുമാസം...
മണമരുളും മലർമാസം...
നിറങ്ങൾ പെയ്യുമ്പോൾ (പതുങ്ങി വരും)
ലോലമായ് അതിലോലമായ്...
ശാന്തമായ് സുഖസാന്ദ്രമായ്...
അനുപദമണിമയമായ്...

(പൂമാനമേ)

ചിത്രം
നിറക്കൂട്ട്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
കൈതപ്രം

Babu Edakochi

പൂമുഖം വിടർന്നാൽ

പൂമുഖം വിടർന്നാൽ പൂർണ്ണേന്ദു
നീ പുഞ്ചിരിച്ചാൽ ഇന്ദ്രജാലം
ഹൃദയത്തിലെപ്പോഴും പ്രണയ സരോവരം
പ്രിയതേ നിനക്കെന്തൊരഴക് അഴക് അഴക്
നിൻ മൃദു യൗവനം വാരി പുതയ്ക്കുന്ന-
തെന്റെ വികാരങ്ങളല്ലേ (2.)
നിൻ മാറിലെന്നും മുഖം ചേർത്തുറങ്ങുന്നതെന്റെ
സ്വപ്നങ്ങളല്ലേ
നീ എന്നു സ്വന്തമാകും ഓമനേ
എന്നു നീ സ്വന്തമാകും

(പൂമുഖം..)

എൻ മണിച്ചില്ലുകൾ പൂത്തു വിടർന്നത്
നിനക്കിരിക്കാൻ മാത്രമല്ലേ (2)
തങ്കക്കിനാവുകൾ തൈമാസ രാവുകൾ
നമുക്കൊന്നു ചേരുവാനല്ലേ
സ്വയംവര മണ്ഡപത്തിൽ ഓമനേ
എന്നു നീ വന്നു ചേരും

(പൂമുഖം..)

ചിത്രം
കാരുണ്യം

745

Baby Edakochi

പൂമുഖവാതിൽക്കൽ

പൂമുഖവാതിൽക്കൽ സ്നേഹം വിടർത്തുന്ന
പൂന്തിങ്കളാകുന്ന ഭാര്യ (2)
ദുഃഖത്തിൻ മുള്ളുകൾ പൂവിരൽത്തുമ്പിനാൽ
പുഷ്പങ്ങളാക്കുന്ന ഭാര്യ (2)

പൂമുഖവാതിൽക്കൽ സ്നേഹം വിടർത്തുന്ന
പൂന്തിങ്കളാകുന്ന ഭാര്യ

എത്ര തെളിഞ്ഞാലും എണ്ണ വറ്റാത്തൊരു
ചിത്രവിളക്കാണ് ഭാര്യ (2)
എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ജന്മാന്തരങ്ങളിൽ
അന്നദാനേശ്വരി ഭാര്യ (2)

(പൂമുഖ വാതിൽക്കൽ)

ഭൂമിയേക്കാളും ക്ഷമയുള്ള സൗഭാഗ്യ
ദേവിയാണെപ്പോഴും ഭാര്യ
ഭൂമിയേക്കാളും ക്ഷമയുള്ള സൗഭാഗ്യ
ദേവിയാണെപ്പോഴും ഭാര്യ
മന്ദസ്മിതങ്ങളാൽ നീറും മനസ്സിനെ
ചന്ദനം ചാർത്തുന്ന ഭാര്യ

(പൂമുഖ വാതിൽക്കൽ)

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ

രചന
സന്തോഷ് വർമ്മ

സംഗീതം
ബിജിപാൽ

746

കാന്താ ഞാനും പോരാം

പൂരങ്ങടെ പൂരമുള്ളോരു നാട് നമ്മുടെ നാട്
ഓണത്തിന് പുലിയിറങ്ങണൊരൂര് നമ്മുടെ ഊര്
ഇപ്പറഞ്ഞ നാടിന് കരയേഴുമൊട്ടുക്ക് പേര്
കാണണങ്കി കാണണം ഗഡി ത്രിശിവപേരൂര്
നാടിനൊത്ത നടുവില് പച്ചക്കൊട പിടിക്കണ കാട്
വട്ടത്തില് കൂടുവാനവിടെടവുമുണ്ടൊരുപാട്
തേക്കിൻകാട് തേക്കിൻകാടെന്ന് പറഞ്ഞു പോരണ പേര്
കൂടണങ്കി കൂടണം ഗഡി ത്രിശിവപേരൂര്
ഉം ..
കാന്താ ഞാനും പോരാം ത്രിശിവപേരൂർ പൂരം കാണാൻ..
കാന്തേ നീയും പോര് ത്രിശിവപേരൂർ പൂരം കാണാൻ..
പുത്തൻപള്ളി ഓത്തുപള്ളി പിന്നമ്പലങ്ങള് കാവ്
പത്തുപതിനായിരം വന്നു പോകും പട്ടണം ജോറ്
പാട്ടുകളി നാടകം നല്ലസ്സൽ വായനശാല
ആനമയിലൊട്ടകം കളിയാടണ മൃഗശാല
ആനക്കമ്പം കമ്പക്കെട്ടിലും കമ്പമുള്ളവരേറെ
ചങ്കിടിപ്പിന്റൊച്ചയുത്സവ ചെണ്ട കൊട്ടണ പോലെ
എത്ര പറഞ്ഞാലും പറയാത്തതൊത്തിരി വേറെ
പോകണങ്കി പോകണം ഗഡി ത്രിശിവപേരൂര്
കാന്താ ഞാനും പോരാം ത്രിശിവപേരൂർ
പൂരം കാണാൻ..
കാന്തേ നീയും പോര് ത്രിശിവപേരൂർ
പൂരം കാണാൻ..
കാന്താ ഞാനും പോരാം ത്രിശിവപേരൂർ
പൂരം കാണാൻ..
കാന്തേ നീയും പോര് ത്രിശിവപേരൂർ
പൂരം കാണാൻ..

ചിത്രം
പുണ്യാളൻ അഗർബത്തീസ്

Babu Edakochi

പൂവരമ്പിൻ താഴെ

പൂവരമ്പിൻ താഴെ പൂക്കളം തീർത്തു
തുളസിപ്പൂവിലും തുള്ളിമഞ്ഞിൻ വെണ്ണ നേദിച്ചു
പുലരിക്കൈകളെൻ നെറ്റിയിൽ കുങ്കുമം തൊട്ടു
ഹരിചന്ദനം തൊട്ടു... ഹരിചന്ദനം തൊട്ടു...

(പൂവരമ്പിൻ...)

തുവാനം താണിറങ്ങും വെള്ളിമേട്ടിൻ മേലേ
വാർമേഘപ്പൈക്കിടാങ്ങൾ ഇളകി മേയും നേരം
ആനന്ദക്കണിവിളക്കിലൊരായിരം കതിരുമായ്
പിൻവിളക്കുകൾ തുമണ്ണിൽ പൊൻകണങ്ങൾ തൂവീ
നാളങ്ങൾ സുകൃതമായ് തെളിഞ്ഞുനിൽക്കേ...
മാധവം മധുലയം നണഞ്ഞിരിക്കേ...

(പൂവരമ്പിൽ...)

വിണ്ണിലിളകും തെളിനിലാവിൻ പൈമ്പാൽക്കിണ്ണം
നാലുകെട്ടിൻ പൊന്നരങ്ങിൽ തുളുമ്പും നേരം
ആരോരും കാണാതെ
നെയ്തലാമ്പൽക്കടവിൽനിന്നൊരു
രാജഹംസം മെല്ലെ വന്നാ പാൽ നണഞ്ഞേ പോയ്
ദൂരേ പാർവ്വണം തരിച്ചു നിൽക്കേ
ഉദയമായ് അരയന്നമുണർന്നിരിക്കേ.

(പൂവരമ്പിൽ...)

ചിത്രം
വിദ്യാരംഭം

Babu Edakochi

പൂവല്ല പൂന്തളിരല്ല

പൂവല്ല പൂന്തളിരല്ല മാനത്തെ മണിവില്ലല്ലാ
മണ്ണിലേക്ക് വിരുന്നു വന്ന മധുചന്ദ്രലേഖ
ഇവളെൻ മനസ്സിൻ തന്ത്രികൾ മീട്ടും വീണാഗായിക
ഇവൾ വീണാഗായിക
(പൂവല്ലാ..)

തെന വിളയും പൊൻവയലല്ലാ
തെന്മല തൻ ചെറുതേനല്ലാ (2)
എന്റെ കണ്ണിൽ ദർശനമേകിയ മായാരൂപിണി ഇവൾ
എന്റെ കണ്ണിൻ മുന്നിൽ പെട്ടാൽ മധുരോന്മാദിനി
(പൂവല്ലാ..)

മാമല തൻ പൂമയിലല്ലാ മണക്കുന്ന ചന്ദനമല്ലാ (2)
മാമകാശാ വാനിലുദിച്ചൊരു സൌഭാഗ്യതാരം
ഇവൾ പ്രേമനൌകയിൽ ഞാനിറങ്ങിയ സങ്കൽപ്പതീരം
(പൂവല്ല)

കളി പറയും കാട്ടാറല്ലാ കൈനാറി പൂമണമല്ലാ (2)
കാത്തുകാത്തെൻ കൈയ്യിൽ കിട്ടിയ കൈവല്യധാമം
ഇവൾ പൂത്ത ജീവിതമരുവിൽ പൊന്തിയ
സ്വർഗ്ഗീയാരാമം
(പൂവല്ല..)

ചിത്രം
കാട്ടുപോത്ത്

Babu Edakochi

പൂവാം കുഴലി

പൂവാം കുഴലി പെണ്ണിനുണ്ടൊരു
കിളുന്തു പോലുള്ള മനസ്സ്
കുഞ്ഞായ് വിരിഞ്ഞു
പൊന്നിതൾ നിരന്നു
കുളിർന്നുലഞ്ഞൊരു മനസ്സ്
അക്കരെക്കാട്ടിൽ ആരമല മേട്ടിൽ
ആതിരക്കന്നിക്ക് ഋതുശാന്തി
മുത്തണി മാറത്തെ നാണം പിടഞ്ഞപ്പോൾ
മൂകാംബരമാകെ തുടി മുഴങ്ങി തുടി മുഴങ്ങി
ആ..ആ..ആ..
ആലോലം കാറ്റിൽ പാൽവള്ളിയൂഞ്ഞാലിൽ
പകലിന്റെ നീളം നിഴലാട്ടം
കൈത്തിരി കത്തിച്ച കാക്കനോരന്തിയെ
പുൽകാൻ കൊതിക്കുന്ന തരംഗകേളീ തരംഗ കേളീ
ആ..ആ..ആ..

(പൂവാം കുഴലി)

ചിത്രം
വാടകയ്ക്ക് ഒരു ഹൃദയം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ	ഓ.എൻ.വി	ഇളയരാജ

750

പൂവായ് വിരിഞ്ഞൂ

പൂവായ് വിരിഞ്ഞൂ... പൂന്തേൻ കിനിഞ്ഞൂ...
പൂവായ് വിരിഞ്ഞൂ പൂന്തേൻ കിനിഞ്ഞൂ
പൂച്ചൊല്ല തേൻചൊല്ലതിർന്നൂ (2)
ആ കൈയ്യിലോ അമ്മാനയാട്ടം
ഈ കൈയ്യിലോ പാൽക്കാവടി
കാലം പകർന്ന തുടിതാളം...
(പൂവായ് വിരിഞ്ഞൂ)

ഇളവെയില് തഴുകിയിരുമുകുളമിതൾ നീട്ടി
ഇതളുകളിൽ നിറകതിരു തൊട്ടുകുറികൾ ചാർത്തി (2)
ചന്ദനമണിപ്പടിയിലുണ്ണിമലരാടി
ചഞ്ചലിത പാദമിരു ചാരുതകൾ പോലെ (2)
താനേ ചിരിക്കും താരങ്ങൾ പോലേ
മണ്ണിന്റെ മാറിൽ മാന്തളിരു പോലെ
മാറും ഋതുശോഭകളെ ഭൂമി വരവേൽക്കയായ്
(പൂവായ് വിരിഞ്ഞൂ)

പ്രണവമധു നുകരുവതിനുണരുമൊരു ദാഹം
കനവുകളിൽ നിനവുകളിൽ എരിയുമൊരു ദാഹം (2)
മുണ്മയമനോജ്ഞമുടൽ വീണ്ടടയുകില്ലേ
ഉണ്മയതിനുള്ളിലെരിയുന്ന ഘടദീപം (2)
കാണാനുഴറുന്ന നാടായ നാട്ടും
കാടായ കാട്ടും തേടിയലയുന്നൂ
ഏതു പൊരുൾ തേടിയതു കാനൽജലമായിതോ
(പൂവായ് വിരിഞ്ഞൂ)

ചിത്രം
അഥർവ്വം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി	എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

751

പൂവിനു കോപം വന്നാൽ

പൂവിനു കോപം വന്നാൽ അത്
മുള്ളായി മാറുമോ തങ്കമണീ
മാനിനു കോപം വന്നാൽ അത്
പുലിയായി മാറുമോ തങ്കമണീ
തങ്കമണീ പൊന്നുമണീ ചട്ടമ്പിക്കല്ല്യാണീ

അങ്ങാടിമുക്കിലെ അത്തറുസഞ്ചി നീ
അനുരാഗക്കടവിലെ ആറ്റുവഞ്ചി
പുന്നാരപ്പുഞ്ചിരി പൂക്കളമെഴുതി
പൊന്നോണം പോലെ വരും പൂവലാംഗി
തങ്കമണി പൊന്നുമണി ചട്ടമ്പിക്കല്ല്യാണി

(പൂവിനു..)

കോഴിക്കോടൻ കൈലിമുണ്ട് മടക്കിക്കുത്തി
കാർമേഘ പൂഞ്ചായൽ മടിച്ചു കെട്ടി
ഇല്ലാത്ത കൊമ്പൻ മീശ പിരിച്ചു കാട്ടി
കൊല്ലുന്ന നോട്ടമെയ്യും കോമളാംഗി
തങ്കമണി പൊന്നുമണി ചട്ടമ്പിക്കല്യാണി

(പൂവിനു..)

ചിത്രം
ചട്ടമ്പിക്കല്യാണി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
മധു ആലപ്പുഴ

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

പൂവിനുള്ളിൽ പൂവിരിയും

പൂവിനുള്ളിൽ പൂവിരിയും പൂക്കാലം വന്നു
പ്രേമവതീ നിന്നെപ്പോലൊരു പൂക്കാലം വന്നു

(പൂവിനുള്ളിൽ...)

കവികൾ വാഴ്ത്തിവന്ന പ്രേമരംഗം
കമനീയ ഭാവനാ സ്വപ്നരംഗം
സിയോനിന്റെ താഴ്വരയിൽ വന്നുവോ ഞാൻ
ശലോമോന്റെ പ്രേമഗീതം കേൾക്കുകയോ...

(പൂവിനുള്ളിൽ..)

പൂമരം മറഞ്ഞു നിന്ന കാമദേവൻ
പൂച്ചിലങ്ക കിലുങ്ങവേ മനസ്സലഞ്ഞു
തപസ്സിൽ നിന്നുണർന്നെങ്ങും തേടുകയായ് ഞാൻ
താരുണ്യം തളിരണിഞ്ഞ കന്യകയെ

(പൂവിനുള്ളിൽ...)

ചിത്രം
താരാട്ട്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
സലിൽ ചൗധരി

753

പൂവിളി പൂവിളി

പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി
നീ വരൂ നീ വരൂ പൊന്നോണത്തുമ്പീ (2)
ഈ പൂവിളിയിൽ
മോഹം പൊന്നിൻ മുത്തായ് മാറ്റും പൂവയലിൽ
നീ വരൂ ഭാഗം വാങ്ങാൻ (പൂവിളി...)

പൂ കൊണ്ടു മൂടും പൊന്നിൻ ചിങ്ങത്തിൽ
പുല്ലാങ്കുഴൽ കാറ്റത്താടും ചമ്പാവിൻ പാടം (പൂ കൊണ്ടു...)
ഇന്നേ കൊയ്യാം നാളെ ചെന്നാൽ
അത്തം ചിത്തിര ചോതി (2)
പുന്നെല്ലിൻ പൊന്മല പൂമുറ്റം തോറും
നീ വരൂ നീ വരൂ പൊന്നോലത്തുമ്പീ
ഈ പൂവിളിയിൽ
മോഹം പൊന്നിൻ മുത്തായ് മാറ്റും പൂവയലിൽ
നീ വരൂ ഭാഗം വാങ്ങാൻ
(പൂവിളീ...)

മാരിവിൽ മാല മാനപൂന്തോപ്പിൽ
മണ്ണിൻ സ്വപ്ന പൂമാലയീ പമ്പാതീരത്തിൽ (മാരിവിൽ..)
തുമ്പപ്പൂക്കൾ നന്ത്യാർവട്ടം തെച്ചീ ചെമ്പരത്തീ (2)
പൂക്കളം പാടിട്ടും പൂമുറ്റം തോറും
നീ വരൂ നീ വരൂ പൂവാലൻ തുമ്പീ
ഈ പൂവിളിയിൽ
മോഹം പൊന്നിൻ മുത്തായ് മാറ്റും പൂവയലിൽ
നീ വരൂ ഭാഗം വാങ്ങാൻ
(പൂവിളി...)

ചിത്രം
വിഷുക്കണി

754

പൂവുകൾക്കു പുണ്യകാലം

പൂവുകൾക്കു പുണ്യകാലം
മെയ് മാസ രാവുകൾക്ക് വേളിക്കാലം
നക്ഷത്രത്തിരി കൊളുത്തും നിലാവിന്റെ കൈകളിൽ
നിശ്ചയതാമ്പൂലതാലം

(പൂവുകൾക്കു...)

മാനത്തെ നവരത്നവ്യാപാരത്തെരുവുകളിൽ
മഞ്ചലേറീ വന്നിറങ്ങിയ രത്നവ്യാപാരീ
ഒരു വളയ്ക്ക് മുത്തു തരൂ
ഒരു മിന്നിനു പൊന്നു തരൂ
ഒരു കോടി ദ്വീപുകളുടെ അധിപനല്ലേ നീ
അധിപനല്ലേ നീ

(പൂവുകൾക്ക്....)

സ്വപ്നത്തിൻ സ്വരരാഗ സംഗീത സദസ്സുകളിൽ
സ്വർണ്ണ വീണ മീട്ടി വന്നൊരു സ്വർഗ്ഗസഞ്ചാരീ
ഒരു നിമിഷം കൂടെ വരൂ
ഒരു പല്ലവി പാടിത്തരൂ
ഒരു ഗാനസാഗരത്തിന്നധിപനല്ലേ നീ
അധിപനല്ലേ നീ

(പൂവുകൾക്ക്....)

ചിത്രം
ചുവന്ന സന്ധ്യകൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജയചന്ദ്രൻ, ചിത്ര	കൈതപ്രം	വിദ്യാസാഗർ

755

പൂവേ പൂവേ പാലപ്പൂവേ

പൂവേ പൂവേ പാലപ്പൂവേ മണമിത്തിരി കരളിൽ തായോ
മോഹത്തിൻ മകരന്ദം ഞാൻ പകരം നൽകാം
വണ്ടേ വണ്ടേ വാർമുകിൽ വണ്ടേ പലവട്ടം പാടിയതല്ലേ
മണമെല്ലാം മധുരക്കനവായ് മാറിപ്പോയി..
മണിവില്ലിൻ നിറമുണ്ടോ മഞ്ഞോളം കുളിരുണ്ടോ
ഒരുവട്ടം കൂടിച്ചൊല്ലാമോ
മണിവിൽകൊടി മഞ്ഞായി മഞ്ഞിലകൾ മണ്ണിൽപ്പോയ്
മൺവാസന ഇന്നെൻ നെഞ്ചിൽ പോയ്
ഓ.ഓ ഓ...(പൂവേ പൂവേ ..)

പൂവിൻ പുതിയൊരു പൂമ്പാട്ടിൻ പൂമ്പൊടി തൂവാം നിൻ കാതിൽ
പ്രണയമനോരഥമേറാമിന്നൊരു പല്ലവി പാടാം...
തൊട്ടാൽവാടി ചെണ്ടല്ലാ വെറുമൊരു മിണ്ടാപ്പെണ്ണല്ലാ..
പാടില്ല പാടില്ല പാടാകനവിൻ പല്ലവി വേണ്ടാ
ചന്ദ്രികാ ലോലമാം പൊൻകിനാപ്പന്തലിൽ
നിന്നിലെ നിന്നിലെൻ കവിതയായ് മാറി ഞാൻ
തേനഞ്ചും നെഞ്ചിൽ അനുരാഗ പൂക്കാലം
ഓ.ഓ ഓ...... (പൂവേ പൂവേ ..)

താഴ്വാരങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ താമരവട്ടം തളരുമ്പോൾ
ഇന്ദുകളങ്കം ചന്ദനമായെൻ കരളിൽ പെയ്തു..
അറബിക്കനവുകൾ വിടരുമ്പോൾ നീലക്കടലല ഇളകുമ്പോൾ
കാനന മുരളിക കോമളരാഗം മന്ദം പാടി
ആരു നീ ലൈലയോ പ്രേമസൗന്ദര്യമോ
ആരു നീ മജ്നുവോ സ്നേഹസൗഭാഗ്യമോ
നീയാണെൻ നിനവിൽ പ്രിയ രാഗ പുലർ വാനം
ഓ..ഓ..ഓ.. (പൂവേ പൂവേ ..)

ചിത്രം
ദേവദൂതൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, പി.ലീല	വയലാർ	സലിൽ ചൗധരി

756

പെണ്ണാളേ പെണ്ണാളേ

പെണ്ണാളേ പെണ്ണാളേ കരിമീൻ കണ്ണാളേ കണ്ണാളേ
കന്നിത്താമരപ്പൂമോളേ...കന്നിത്താമരപ്പൂമോളേ
തന്തനതന്തന തന്താനാ... തന്തന തന്തന തന്താനാ
കടലു തന്നൊരു മുത്തല്ലേ
കുളിരു കോരണ മുത്തല്ലേ ഹോയ്.....ഹോയ്
ഏലേലം തോണിയില് അരയന് താലോലം കിളിപ്പെണ്ണല്ലേ
(പെണ്ണാളേ)
മാനത്ത് പറക്കണ ചെമ്പരുന്തേ ഹോയ്
മീനിന്ന് മത്തിയോ ചെമ്മീനോ ഹോയ്
അർത്തുങ്കൽ പള്ളീല് പെരുന്നാള് വന്നല്ലോ
ഒരു നല്ല കോളു താ കടലമ്മേ ഹോയ്
ഒരു നല്ല കോളു താ കടലമ്മേ
പണ്ടൊരു മുക്കുവൻ മുത്തിനു പോയീ
പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റത്ത് മുങ്ങിപ്പോയീ
അരയത്തിപ്പെണ്ണ് തപസ്സിരുന്നു അവനെ കടലമ്മ കൊണ്ടുവന്നു
അരയൻ തോണിയിൽ പോയാലേ
അവന് കാവല് നീ വേണം ഹോയ് ഹോയ്
നിന്നാണേ എന്നാണേ കണവൻ അല്ലേലിക്കര കാണൂല്ലാ (പെണ്ണാളേ)
മാനത്ത് കണ്ടതും മുത്തല്ലാ മണ്ണിൽ കിളുർത്തതും മുത്തല്ലാ
ഒന്നാം കടലിലെ ഒന്നാം തിരയിലെ ഓമനമുത്തേ വാ മുത്തേ വാ
ഓമനമുത്തേ വാ മുത്തേ വാ

പണ്ടൊരു മുക്കുവൻ മുത്തിനു പോയി
പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റത്ത് മുങ്ങിപ്പോയി
അരയത്തിപ്പെണ്ണ് പെഴച്ചുപോയി
അവനെ കടലമ്മ കൊണ്ടുപോയീ
കണവൻ തോണിയിൽ പോയാലേ
കരയിൽ കാവല് നീ വേണം (പെണ്ണാളേ)
തന്തന തന്തന തന്താനാ

ചിത്രം
ചെമ്മീൻ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ചിത്ര

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
ജെറി അമൽദേവ്

പെണ്ണിന്റെ ചെഞ്ചുണ്ടിൽ

പെണ്ണിന്റെ ചെഞ്ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി പൂത്തു
ഹയ്യാ കണ്ണാടി പുഴയില് വിരിയണ കുളിരല പോലെ
കണ്ടില്ലേ കിന്നാരം പറയൊണൊരാളേ ഹയ്യാ
ഇല്ലിക്കാടടിമുടി ഉലയണ കലപില പോലെ

(പെണ്ണിന്റെ...)

കരിവണ്ടിണ കണ്ണുകളിൽ ഒളിയമ്പുകൾ എയ്യണതോ
തേൻ കുടിക്കണതോ കണ്ടു
വിറകൊള്ളണ ചുണ്ടുകളിൽ ഉരിയാടണ തന്തരമോ
മാര മന്തറമോ കേട്ടു
ഒയ്യാരം പയ്യാരം തുടി കൊട്ടണ ശിങ്കാരം
ഓ ഹൊയ് ഹൊയ് മനസ്സിന് കുളിരണ

(പെണ്ണിന്റെ..)

അഴകാർന്നൊരു ചന്തിരനോ മഴവില്ലെഴും ഇന്ദിരനോ
ആരു നീയിവനാരാരോ
കുളിരേകണൊരമ്പിളിയോ കുളിരാറ്റണ കമ്പിളിയോ
മങ്കയാളിവൾ ആരാരോ
അന്നാരം പുന്നാരം മൊഴി മുട്ടണ കിന്നാരം
ഓ ഹൊയ് ഹൊയ് അടിമുടി തളരണ

(പെണ്ണിന്റെ...

ചിത്രം
ഗുരുജി ഒരു വാക്ക്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ, സുജാത	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	വിദ്യാസാഗർ

758

പെണ്ണേ പെണ്ണേ നിൻ

പെണ്ണേ പെണ്ണേ നിൻ കല്യാണമായ്
പൊന്നും മിന്നും നിൻ കണ്ണാരമായ്
മണിമാരനാരു മയിലേ മണവാട്ടിയായ വെയിലേ
മഴനൂലു കൊണ്ടു താലി മിഴിയിൽപ്പിടഞ്ഞു പീലി
(പെണ്ണേ..)
ചെല്ലമണിച്ചിരിയിലെ ചിത്രവർണ്ണക്കുടത്തിലെ
മുത്തു പകുത്തെടുക്കുവാൻ കൂടെ വാ
ഉള്ളം തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്ന കള്ളക്കണ്ണനൊരുത്തന്റെ
കണ്ണുപൊത്തിക്കളിക്കാൻ കൂടെ വാ
കണ്ണാടിച്ചില്ലൊത്ത പെണ്ണാളല്ലേ
മുന്നാഴി മുല്ലപ്പൂ മൊട്ടാണല്ലേ
മുത്തോലത്തെല്ലിന്റെ മെയ്യാണല്ലേ
ചിങ്കാരച്ചെക്കന്റെ സ്വത്താണല്ലേ
ഒരു പാട്ടും കൊട്ടിപ്പാടാം കൂട്ടും തേടിപ്പോവാം
മാട്ടം കൊഞ്ചിച്ചാട്ടാം ഹോയ്
(പെണ്ണേ....)
എണ്ണത്തിരി വിളക്കിന്റെ വെട്ടമുള്ള മിഴികളിൽ
തൊട്ടുരുമ്മിയിരിക്കാൻ കൂടെ വാ
പട്ടണിഞ്ഞ മെയ്യു കൊണ്ട് പൊട്ടു വെച്ച നെറ്റി കൊണ്ട്
നെഞ്ചുരുമ്മിയുറങ്ങാൻ കൂടെ വാ
കല്യാണരാവിന്റെ സമ്മാനമായ്
കാണാത്ത വിണ്ണിന്റെ വെൺ താരമായ്
പാടാത്ത പാട്ടിന്റെ പാൽകുമ്പിളായ്
എന്നെന്നുമെന്നെന്നുമൊന്നാവണം
ഒരു പാട്ടും കൊട്ടിപ്പാടാം കൂട്ടും തേടിപ്പോകാം
മാട്ടം കൊഞ്ചിച്ചാട്ടാം ഹോയ് (പെണ്ണേ....)

ചിത്രം
മീശമാധവൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എ.എം.രാജ, സുശീല	വയലാർ	ദേവരാജൻ

പെരിയാറേ

Baba Olakochi

പെരിയാറേ പെരിയാറേ
പർവ്വതനിരയുടെ പനിനീരേ
കുളിരും കൊണ്ടു കുണുങ്ങി നടക്കും
മലയാളിപ്പെണ്ണാണു നീ
ഒരു മലയാളിപെണ്ണാണു നീ
(പെരിയാറേ...)

മയിലാടും കുന്നിൽ പിറന്നു
പിന്നെ മൈലാഞ്ചിക്കാട്ടിൽ വളർന്നു
നഗരം കാണാത്ത നാണം മാറാത്ത നാടൻ പെണ്ണാണു നീ
ഒരു നാടൻ പെണ്ണാണു നീ
(പെരിയാറേ...)

പൊന്നലകൾ പൊന്നലകൾ ഞൊറിഞ്ഞുടുത്ത്
പോകാനൊരുങ്ങുകയാണല്ലോ
മലയാറ്റൂർ പള്ളിയിൽ പെരുന്നാള് കൂടണം
ശിവരാത്രി കാണേണം നീ ആലുവാ
ശിവരാത്രി കാണേണം നീ
(പെരിയാറേ...)

നാടാകെ തെളിനീരു നൽകേണം
നാടോടി പാട്ടുകൾ പാടേണം
കടലിൽ നീ ചെല്ലണം കാമുകനെ കാണണം
കല്യാണമറിയിക്കേണം
നിന്റെ കല്യാണമറിയിക്കേണം
(പെരിയാറേ...)

ചിത്രം
ഭാര്യ

BabyEdakochi

പേരറിയാത്തൊരു

പേരറിയാത്തൊരു നൊമ്പരത്തെ
പ്രേമമെന്നാരോ വിളിച്ചു (2)
മണ്ണിൽ വീണുടയുന്ന തേൻകുടത്തെ
കണ്ണുനീരെന്നും വിളിച്ചു (2)

(പേരറിയാത്തൊരു)

തങ്കത്തിൻ നിറമുള്ള മായാമരീചിയെ
സങ്കൽപ്പമെന്നു വിളിച്ചു
മുറിവേറ്റു കേഴുന്ന പാഴ്മുളം തണ്ടിനെ
മുരളികയെന്നും വിളിച്ചു (2)

(പേരറിയാത്തൊരു)

മണിമേഘബാഷ്പത്തിൽ ചാലിച്ച വർണ്ണത്തെ
മാരിവില്ലെന്നു വിളിച്ചു
മറക്കുവാനാകാത്ത മൗനസംഗീതത്തെ
മാനസമെന്നും വിളിച്ചു (2)

(പേരറിയാത്തൊരു)

ചിത്രം
സ്നേഹം

761

പേരാറ്റിന്നക്കരെയക്കരെ

പേരാറ്റിന്നക്കരെയക്കരെയക്കരെയേതോ
പേരറിയാക്കരയിൽ നിന്നൊരു പൂത്തുമ്പീ
നാടായ നാടുകൾ ചുറ്റീ കാണായ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ
കൂടെപ്പോയിക്കരെ നിന്നൊരു പൂവാലൻ തുമ്പി
പൂവാലൻ തുമ്പി
(പേരാറ്റിനക്കരെ....)

തിരുമൂർത്തികൾ വാഴും കാവുകൾ കണ്ടു
തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല പൂകിലുകൾ കണ്ടു
തെയ്യം തിറ കണ്ടു കാവടിയാട്ടം കണ്ടു
കൈയ്യിൽ പൂക്കുലയേന്തി കന്നികളാട്ടം കളങ്ങൾ കണ്ടു (2)
കളിയച്ഛൻ പോറ്റിയ കേളീകലയുടെ കോവിൽ കണ്ടു
കതിർ പൂക്കും വിളക്കു കണ്ടു കമലദളം കണ്ടു
കമലദളം കണ്ടു
(പേരാറ്റിനക്കരെ....)

ഒരു വർണ്ണക്കുടയുടെ കീഴിലിരുന്നു
തിര പാടും പാട്ടു കേട്ടൊരു കിനാവു കണ്ടു
പണ്ടത്തെ കൊട്ടാരത്തിന്നിടനാഴിയിലെ
ഏതോ വീണകൾ താനേ പാടും പ്രേമകഥകൾ കേട്ടു (2)
കിളി പാടും തണലുകൾ കണ്ടു നിളയുടെ നൃത്തം കണ്ടു
നിരനിരയായാനച്ചന്തം
നിറയും തൊടി കണ്ടു
നിറയും തൊടി കണ്ടു
(പേരാറ്റിനക്കരെ....)

ചിത്രം
വേനൽക്കിനാവുകൾ

Babu Edakochi

പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു

പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ടോമനേ
ഞാനെന്റെ കുറ്റങ്ങൾ സമ്മതിക്കാം
മനസ്സിനെ താമരയാക്കിയ ലക്ഷ്മി
മാപ്പു തരു എനിക്കു നീ മാപ്പു തരു...

(പൊട്ടി കരഞ്ഞു)

പാപത്തിൻ കഥകൾ രചിച്ചൊരെൻ
കൈയാൽ നിൻ പൂമേനി തൊടുകയില്ലാ... (2)
അമ്പല പൂപോൽ വിശുദ്ധമാം അധരം
ചുംബിച്ചുലയ്ക്കുകില്ല.. ഞാൻ ചുംബിച്ചുലയ്ക്കുകില്ല..
ചൂടാത്ത കൃഷ്ണ തുളസിയല്ലേ നീ
വാടിയ നിർമ്മാല്യം ഞാൻ...

(പൊട്ടി കരഞ്ഞു)

ദുഃഖത്തിൻ നിഴലായ് മാറിയ ഞാൻ നിന്റെ
കൊട്ടാരം പരിചാരകൻ... (2)
കുങ്കുമക്കുറിയുടെ മാഹാത്മ്യം കാണാൻ
തപസ്സു ചെയ്യും നിൻ സേവകൻ.. (2)
പാടാത്ത ഭക്തി ഗീതമല്ലേ നീ
ഇടറിയ സ്വരധാര ഞാൻ...

(പൊട്ടി കരഞ്ഞു)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജാനകി	ഭാസ്കരൻ	ബാബുരാജ്

Babu Edakochi

പൊട്ടിത്തകർന്ന കിനാവു

പൊട്ടിത്തകർന്ന കിനാവു കൊണ്ടൊരു
പട്ടുനൂലൂഞ്ഞാല കെട്ടി ഞാൻ
പട്ടുനൂലൂഞ്ഞാല കെട്ടി ഞാൻ

(പൊട്ടിത്തകർന്ന..)

കാലക്കടലിന്റെ അക്കരെയക്കരെ
മരണത്തിൻ മൂകമാം താഴ്‌വരയിൽ
(കാലക്കടലിന്റെ..)
കണ്ണുനീർ കൊണ്ടു നനച്ചു വളർത്തിയ
കൽകണ്ട മാവിന്റെ കൊമ്പത്ത്
കൽകണ്ട മാവിന്റെ കൊമ്പത്ത്

(പൊട്ടിത്തകർന്ന..)

ആകാശതാരത്തിൻ നീലവെളിച്ചത്തിൽ
ആത്മാധിനാഥനെ കാത്തിരുന്നു (ആകാശ..)
സമയത്തിൻ ചിറകടി കേൾക്കാതെ
ഞാനെന്റെ അകലത്തെ ദേവനെ കാത്തിരുന്നു

(പൊട്ടിത്തകർന്ന..)

ചിത്രം
ഭാർഗ്ഗവീനിലയം

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
ഓ.എൻ.വി

സംഗീതം
ജോൺസൺ

Babu Edakochi

പൊന്നമ്പിളി കാത്തുനിൽക്കും

പൊന്നമ്പിളി കാത്തുനിൽക്കും കുന്നിൻ ചരിവിൽ
കാതിൽ കുളിർ പെയ്തതാരോ കാണാക്കുയിലോ..
പാടുന്നെൻ കിനാവിൻ കിളിപ്പൈതൽ
പ്രിയമാനസാ.. വരില്ലേ നീ

(പൊന്നമ്പിളി)

കാതോർത്തു നിന്നിവൾ കിളി ചൊല്ലി വന്നില്ലേ നീ
കൈനീട്ടി വന്നിവൾ നിഴലായ് മാഞ്ഞൂ നീ
യാമിനിതൻ മാനസ്സമോ രാക്കിളിയോ പാടീ
കാത്തിരിക്കും ഒരു ഗോപീഹൃദയമോ
കുളിർമുല്ലകൾ പൂത്തു നിലാവായ്
മലർശയ്യയൊരുങ്ങുകയായി

(പൊന്നമ്പിളി)

പാടുന്നെൻ പ്രാണനിൻ പ്രണയാർദ്രനായ് നീയിന്നും
വന്നാലും ഞാനൊരു വനവേണുവായ് നിൽപ്പൂ..
നീയുണരാൻ വൈകുമൊരു നാലുമണിപ്പൂവോ
കാട്ടുപൂവിൻ മണമറിയാ മധുപനോ
കുളിരാതിരരാവിനു മോഹം
ഇളംചൂടിലലിഞ്ഞു മയങ്ങാൻ...

(പൊന്നമ്പിളി)

ചിത്രം
ഗോളാന്തരവാർത്ത

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	ജെറി അമൽദേവ്

765

പൊന്നമ്പിളിപ്പൊട്ടും തൊട്ട്

പൊന്നമ്പിളിപ്പൊട്ടും തൊട്ട് മലർമഞ്ഞുമാലയിട്ട്
നിലാവു പോൽ മെല്ലെയന്നവൾ മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ
മെടഞ്ഞിട്ട കാർക്കുന്തൽ ചുരുൾത്തുമ്പു കണ്ടിട്ടോ
തുടുചെമ്പകപ്പൂവാം കവിൾക്കുമ്പു കണ്ടിട്ടോ
മനസ്സാകവേ കുളിരമൃത മഴയായ്
(പൊന്നമ്പിളി..)

ആമ്പൽപ്പൂവു പോലെ പൂക്കും കണ്ണിൽ നാണമായ്
മന്ദം മന്ദം എന്നേ നോക്കി മധുരം പൂണ്ടവൾ
ചുണ്ടിൽ ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കും പൂന്തേൻ ചിന്തുമായ്
മണ്ണിൽ കാൽനഖത്താൽ സ്വപ്നചിത്രം തീർത്തവൾ
അവളെൻ നെഞ്ചിലുണരും പ്രേമകല തൻ ദേവിയായ്
ഹൃദയം പൂത്തുവിരിയും ദീപനിര തൻ നാളമായ്
ഉള്ളിന്നുള്ളിൽ ചന്ദ്രിക മെഴുകിയ സന്ധ്യാശോഭയായ്
(പൊന്നമ്പിളി...)

കാലം തന്റെ കൈക്കുറുമ്പാൽ ജാലം കാട്ടവേ
പാവം നിന്ന പെണ്ണിൻ ലോല ഭാവം മാറിയോ
കണ്ണിൽക്കണ്ട സ്വപ്നമെല്ലാം കനലായ് വിങ്ങിയോ
ചുണ്ടിൽ പൂത്ത ചിരിയോ നീറും ചതിയായ് തീർന്നുവോ
കലിയിൽ തുള്ളിയുറയും രുധിരമുതിരും കാളിയായ്
അലറും പൊള്ളുമിടിവാൾ പോലെ പുളയും കോപമായ്
പിന്നെ മുന്നിൽത്തീമഴ തീർത്തവളെങ്ങോ
മാഞ്ഞു പോയ്
(പൊന്നമ്പിളി...)

ചിത്രം
നമ്പർ വൺ സ്നേഹതീരം ബാംഗ്ലൂർ
നോർത്ത്

766

പൊന്നരിവാളമ്പിളിയില്

പൊന്നരിവാളമ്പിളിയില് കണ്ണെറിയുന്നോളേ
ആമരത്തിൻ പൂന്തണലില് വാടിനിൽക്കുന്നോളേ
വാടി നിൽക്കുന്നോളേ..
(പൊന്നരിവാള....)

പുൽക്കുടിലിൻ പൊൽക്കതിരാം കൊച്ചുറാണിയാളേ
കൺകുളിരേ നെനക്കു വേണ്ടി നമ്മളൊന്നു പാടാം
നമ്മളൊന്നു പാടാം..
ഓണനിലാപാലലകള് ഓടി വരുന്നേരം
എന്തിനാണ് നിൻ കരള് നൊന്തുപോണെൻ കള്ളീ
എൻ കരളേ.. കൺ കുളിരേ.. (2)
എൻ കരളേ കൺ കുളിരേ നിന്നെയോർത്തു തന്നെ
പാട്ടുകയാണെൻ കരൾ പോരാട്ടുമെൻ കരങ്ങൾ
പോരാട്ടുമെൻ കരങ്ങൾ...
ഒത്തുനിന്നീ പൂനിലാവും നെൽക്കതിരും കൊയ്യാൻ
തോളോടു തോളൊത്തു ചേർന്നു വാളുയർത്താൻ തന്നെ
പോരുമോ നീ പോരുമോ നീ
പോരുമോ നീ പോരുമോ നീ
നേരു നേടും പോരിൽ
എൻ കരളിൻ പൊൻക്കുളിരേ
നിന്നെയോർത്തു പാടും
പാട്ടുകാരൻ നാളെയുടെ ഗാട്ടുകാരനല്ലോ
ഗാട്ടുകാരനല്ലോ
(പൊന്നരി..)

പാടിയത്
യേശുദാസ്, വാണിജയറാം

രചന
ഓ.എൻ.വി

സംഗീതം
സലിൽ ചൗധരി

767
പൊന്നലയിൽ അമ്മാനമാടി

പൊന്നലയിൽ അമ്മാനമാടി
എൻ തോണി അങ്ങേക്കരേ പോയ് വാ
ഒന്നുകോരി പത്തുകോരി ഒത്തുകോരി മുത്തു കോരി വാ
(പൊന്നലയിൽ)
ഇഞ്ചിഞ്ചിക്കാരേ പെണ്ണെ തരാമോ
മൊഞ്ചുള്ള മീന്മിഴിപ്പെണ്ണ് (2)
ഹോയ് കല്ലും മാലേം മാറിൽ മിന്നണ കന്നിപ്പെണ്ണുണ്ടോ
പൊന്നലയിൽ പൊന്നലയിൽ പൊന്നലയിൽ
പൂമീനെ തേടി പോയോനെ കാണാതെ കേഴുന്നോളേ
ആറു കോരി നൂറു കോരി തോണി വന്നേ
ഓടി വന്നേ ഹോയ് (പൊന്നലയിൽ)
നീയറിഞ്ഞില്ലേ നാത്തൂൻ പെണ്ണിനു
ഓണത്തിൻ നാളു കല്യാണം(2)
ഹോയ് പൊന്നും പണ്ടോം വേണ്ടാ ചെക്കനു പെണ്ണു നന്നാണേ
പൈങ്കിളിയേ പൈങ്കിളിയേ പൈങ്കിളിയേ
പുന്നാരമോതും പൂമോളേ പുതുമണവാളനെ കണ്ടാൽ
കളിയും പോയ് ചിരിയും പോയ്
ആടോം പോയ് പാട്ടും പോയ് ഹോയ് (പൊന്നലയിൽ)
മാണിക്യക്കൊക്കേ നീയെന്റെ
മീനിനെ നാണിച്ചു നോക്കണതെന്തേ
ഹോയ് തക്കം കിട്ട്യാ റാഞ്ചാനോ കൊതി തീരെ കാണാനോ
പൊന്നലയിൽ പൊന്നലയിൽ പൊന്നലയിൽ
പൊന്നലയിൽ അമ്മാനമാടി എൻ
തോണി അങ്ങേക്കരേ പോയ് വാ
ഒന്നുകോരി പത്തുകോരി
ഒത്തുകോരി മുത്തു കോരി വാ
(പൊന്നലയിൽ)

ചിത്രം
ദേവദാസ്

768

പൊന്നാമ്പൽ പുഴയിറമ്പിൽ

പൊന്നാമ്പൽ പുഴയിറമ്പിൽ നമ്മൾ
അന്നാദ്യം കണ്ടതോർമ്മയില്ലേ (2)
കുഞ്ഞോളം തുള്ളിവന്നൊരഴകായ്
എൻ മുന്നിൽ മിന്നി വന്ന കവിതേ
പണ്ടത്തെ പാട്ടുറങ്ങുമൊരു മൺവീണയാണെന്റെ മാനസം
അന്നെന്നിൽ പൂവണിഞ്ഞ മൃദുസല്ലാപമല്ലോ നിൻ സ്വരം
എന്നിട്ടും നീ എന്നോടിന്നു മിണ്ടാത്തതെന്താണ് -
(പൊന്നാമ്പൽ .... കവിതേ)

നിന്നെയെതിരേൽക്കുമല്ലോ പൌർണ്ണമി പെൺകൊടി
പാടി വരവേൽക്കുമല്ലോ പാതിരാപ്പുള്ളുകൾ
നിന്റെ അനുവാദമറിയാൻ എൻ മനം കാതോർത്തിരിപ്പൂ
എന്നു വരുമെന്നു വരുമെന്നെന്നും കൊതിയാർന്നു നില്പൂ
വരില്ലേ നീ വരില്ലേ കാവ്യ പൂജാബിംബമേ
നിലാവായ് നീലരാവിൽ നില്പൂ മൂകം ഞാൻ
(പൊന്നാമ്പൽ കവിതേ)
(ആ....ആ.....ആ....ആ.....)

മൂടുപടമെന്തിനാവോ മൂകാനുരാഗമേ
പാതി മറയുന്നതെന്തേ അന്യയെ പോലെ നീ
എന്റെ പദയാത്രയിൽ ഞാൻ തേടി നിൻരാജാങ്കണങ്ങൾ
എന്റെ പ്രിയ ഗാനധാരയിൽ നിന്നിലെ ശ്രുതി ചേർന്നിരുന്നു
വരില്ലേ നീ വരില്ലേ നീ ചൈത്രവീണാവാഹിനീ
വസന്തം പൂത്തൊരുങ്ങിയല്ലോ വരൂ പ്രിയേ
(പൊന്നാമ്പൽ)

ചിത്രം
ഹരികൃഷ്ണൻസ്

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

പൊന്നാര്യൻ പാടം

പൊന്നാര്യൻ പാടം കതിരാടും കാലം
വിള കൊയ്യും കന്നിക്കാക്കാത്തീ
കരുമാടിപ്പെണ്ണിൻ കല്യാണക്കാലം
കൈ നോക്കീ ചൊല്ലാമോ

കാവാലം കായലിലൂടെ കാണാ പൂന്തോണി തുഴഞ്ഞ്
കണി കാണാൻ വന്നു പൂമാരൻ
കണ്ടാലോ കൊച്ചു കുറുമ്പൻ
കരിവീട്ടി കാതൽ കടഞ്ഞോൻ
കിന്നാരം കൊഞ്ചും പൂവാലൻ
അലയാടും മനസ്സിന്റെ അമരത്തും അണിയത്തും
അല്ലി നിലാവായ് പൂത്തൊരുങ്ങാൻ

(പൊന്നാര്യൻ.)

മണിമുല്ലത്താലിയണിഞ്ഞ് മഞ്ഞാടക്കോടിയുടുത്ത്
മണവാട്ടിപ്പെണ്ണായ് പോന്നോളാം
മണലാര്യൻ നെന്മണി കുത്തി മാമുണ്ണാനുണ്ണ വിളമ്പി
മുളയോല കൂട്ടിൽ കാത്തോളാം
കരിയെണ്ണത്തിരിയൂതാം കുളിരാറ്റാൻ കൂട്ടാവാം
കുഞ്ഞു കിനാവും കണ്ടുറങ്ങാം

(പൊന്നാര്യൻ]

ചിത്രം
രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ്

പാടിയത്
സന്തോഷ് കേശവ്

രചന
രമേശൻ നായർ

സംഗീതം
ഔസേപ്പച്ചൻ

770

പൊന്നിൻ വളകിലുക്കി

പൊന്നിൻ വളകിലുക്കി വിളിച്ചുണർത്തി
എന്റെ മനസ്സുണർത്തി
മണിത്തിങ്കൾ വിളക്കുമായ് പോരും നിലാവേ
കണിതുമ്പ പൂത്താൽ നിന്റെ കല്യാണമായ്
ആതിരരാവിൽ നവവധുവായ് നീ അണയുകില്ലേ
ഒന്നും മൊഴിയുകില്ലേ
ശ്രീമംഗലേ നിൻ കാലൊച്ച കേട്ടാൽ
ഭൂമിക്ക് വീണ്ടും താരുണ്യമായ്
മാറത്ത് മാൻമിഴി ചായുന്നതോർത്താൽ
മാരന്റെ പാട്ടിൽ പാൽത്തിരയായ്
തളിർക്കുന്ന ശിൽപ്പം നീയല്ലയോ
ആ മിഴിക്കുള്ളിൽ ഞാനെന്നും ഒളിക്കില്ലയോ
തനിച്ചൊന്നു കാണാൻ കൊതിക്കില്ലയോ
നമ്മൾ കൊതിക്കില്ലയോ
കാറണിക്കുന്തൽ കാളിന്ദിയായാൽ
താരകപ്പൂക്കൾ തേൻചൊരിയും
രാമഴമീട്ടും തംബുരുവിൽ നിൻ
പ്രേമസ്വരങ്ങൾ ചിറകണിയും
മറക്കാത്ത രാഗം നീലാംബരി
എന്നും മനസ്സിന്റെ താളത്തിൽ മയിൽക്കാവടി
എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നിനക്കല്ലയോ
എല്ലാം നിനക്കല്ലയോ

ചിത്രം
ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

771

Babu Edakochi

പൊന്നിൽ കുളിച്ച രാത്രി

പൊന്നിൽ കുളിച്ച രാത്രി
പുളകം വിരിഞ്ഞ രാത്രി
ഈറൻ നിലാവും തേന്മലർമണവും
ഇക്കിളി കൂട്ടുന്ന രാത്രി

(പൊന്നിൽ..)

മലരിട്ടു നിൽക്കുന്ന മാനം
മൈക്കണ്ണിയാളേ നീയെവിടെ (2)
ചിറകിട്ടടിക്കുന്ന മോഹം
ചിത്തിരക്കിളിയേ നീയെവിടെ (2)
ഓ...ഓ...ഓ.....

.(പൊന്നിൽ..)

നാളത്തെ നവവധു നീയേ
നാണിച്ചു നിൽക്കാതെ നീ വരുമോ (2)
കോരിത്തരിക്കുന്ന ദേഹം
കാണാക്കുയിലേ നീ വരുമോ (2)
ഓ...ഓ...ഓ..

(പൊന്നിൽ..)

ചിത്രം
സിന്ദൂരച്ചെപ്പ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ചിത്ര	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

പൊന്നിൽ കുളിച്ച നിന്ന

ആ..ആ..ആ.
പൊന്നിൽ കുളിച്ച നിന്ന ചന്ദ്രികാ വസന്തം
ഗന്ധർവ്വ ഗായകന്റെ മന്ത്ര വീണ പോലെ
നിന്നെ കുറിച്ച ഞാൻ പാടുമീ രാത്രിയിൽ
ശ്രുതി ചേർന്ന മൌനം
അതു നിൻ മന്ദഹാസമായ് പ്രിയതോഴി

(പൊന്നിൽ..)

പവിഴം പൊഴിയും മൊഴിയിൽ
മലർശരമേറ്റ മോഹമാണു ഞാൻ
കാണാൻ കൊതി പൂണ്ടണയും
മൃദുലവികാരബിന്ദുവാണു ഞാൻ
ഏകാന്തജാലകം തുറക്കൂ ദേവീ.... നിൽപ്പൂ
നിൽപ്പൂ ഞാനീ നടയിൽ നിന്നെത്തേടി

(പൊന്നിൽ.)

ആദ്യം തമ്മിൽ കണ്ടു
മണിമുകിലായ് പറന്നയർന്നു ഞാൻ
പിന്നെ കാണും നേരം
പുതുമഴ പോലെ പെയ്തലിഞ്ഞു ഞാൻ
ദിവ്യാനുരാഗമായ് പുളകം പൂത്തു പോയ് ഒഴുകൂ..
ഒഴുകൂ.. സരയൂ നദിയായ് രാഗോന്മാദം

(പൊന്നിൽ..)

ചിത്രം
സല്ലാപം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
വേണുഗോപാൽ	ഓ.എൻ.വി	മോഹൻ സിത്താര

773
പൊന്നും തിങ്കൾ പോറ്റും

ഉം..ഉം...രാരി രാരീരം രാരോ..
പൊന്നും തിങ്കൾ പോറ്റും മാനേ
മാനേ കുഞ്ഞികലമാനേ (2)
പൂമിഴികൾ പൂട്ടി മെല്ലേ നീയുറങ്ങീ ചായുറങ്ങി
സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവിടും പോലെ നീളേ
വിണ്ണിൽ വെൺതാരങ്ങൾ മണ്ണിൽ മന്ദാരങ്ങൾ
പൂത്തു വെൺതാരങ്ങൾ പൂത്തു മന്ദാരങ്ങൾ
[പൊന്നും തിങ്കൾ ...]
ഈ മലർ കൈയിൽ സമ്മാനങ്ങൾ
എന്നോമൽ കുഞ്ഞിനാരേ തന്നു
നിന്നിളം ചുണ്ടിൻ പുന്നാരങ്ങൾ
കാതോർത്തു കേൾക്കാനാരേ വന്നു
താലോലം തപ്പു കൊട്ടി പാടും
താരാട്ടിന്നീണവുമായ് വന്നു (2)
കാണാതെ നിൻ പിന്നാലെയായ്
കണ്ണാരം പൊത്തും കുളിർപൂന്തെന്നലായ്
[പൊന്നും തിങ്കൾ ..]
നീയറിയാതെ നിന്നെക്കാണാൻ
മാലാഖയായിന്നാരെ വന്നു
നീയുറങ്ങുമ്പോൾ നിൻ കൈ മുത്തി
മാണിക്ക്യച്ചെമ്പഴുക്ക തന്നു
സ്നേഹത്തിൻ മുന്തിരിത്തേൻ കിണ്ണം
കാണിക്കയായി വെച്ചതാരോ (2)
ഈ മണ്ണിലും ആ വിണ്ണിലും
എന്നോമൽ കുഞ്ഞിനാരെ കൂട്ടായ് വന്നു..
[പൊന്നും തിങ്കൾ ..]

ചിത്രം
ഒന്നുമുതൽ പൂജ്യംവരെ

പാടിയത് യേശുദാസ്	രചന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	സംഗീതം ബാലകൃഷ്ണൻ

774

പൊന്നും പൂവും വാരിച്ചൂടാം

പൊന്നും പൂവും വാരിച്ചൂടാം
പുന്നാരപ്പൂ മുത്തം ചാർത്താം
മഞ്ഞണിപ്പൂവൽ പൊൻ നിലാവേ
മാരിവിൽ ച്ചുവൽ തേൻ പിറാവേ
ദൂരെ ദൂരെ പൂക്കാക്കൊമ്പിൽ കൂകും കോകിലമായ്
ഞാൻ നിന്നെ തേടി പാടിയെത്താം
ഞാലിപ്പൂന്തോപ്പിൽ ഊയലിടാം
(പൊന്നും പൂവും വാരിച്ചൂടാം.....)

കുഞ്ഞിക്കുറുമ്പേറും തുമ്പിയായ്
കുഞ്ഞാറ്റക്കൂട് തേടിടാം
കന്നിക്കസവിട്ടൊരാടകൾ
മിന്നായം മെയ്യിൽ മൂടിടാം
നിന്നെ ഞാനെൻ നെഞ്ചിലെ മിന്നാമിന്നിയാക്കിടാം
പിന്നെ ഞാൻ നിൻ ചുണ്ടിലെ ചിന്തും ചിന്തായ് മാറിടാം
പൂത്തൊരുങ്ങും പൂങ്കുരുന്നേ
ചന്ദനക്കാറ്റിൽ ചാഞ്ഞുറങ്ങ് (2)
(പൊന്നും പൂവും വാരിച്ചൂടാം.....)

പൂമാനപ്പൂന്തിങ്കൾ പൊയ്കയിൽ
പാൽത്തുള്ളി ച്ചുവും രാത്രിയിൽ
കൺചിമ്മി താനാടും താരകൾ
വിൺകോണിൽ ചായും മാത്രയിൽ
നിന്നെ ഞാനെന്നുള്ളിലെ കാണാമുത്തായ് കാക്കവേ
പിന്നെ നീയെൻ മാറിലെ മാറാച്ചൂടായ് മാറവേ
ചെമ്മുകിലിൻ പൽത്തടുക്കിൽ
ചേർന്നുറങ്ങാനും നാണമായോ (2)
(പൊന്നും പൂവും വാരിച്ചൂടാം.....)

ചിത്രം
ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം

775

Babu Edakochi

പൊന്നരുകും പൂക്കാലം

പൊന്നരുകും പൂക്കാലം
നിന്നെക്കാണാൻ വന്നു (2)
പൊന്നാട തളിരാട കാണിക്കയായ് ത്തന്നു
കൂടേറാൻ പ്രാവെല്ലാം പാറിപ്പോകേ

പൂവാക കാടിനു പൊൻകുട ചൂടി ആലോലം (2)
താളലയങ്ങളാടി താഴമ്പൂ പോൽ
തഴുകും കുളിർക്കാറ്റിൻ
കൈകളിൽ അറിയാതെ നീ
ഏതോ താളം തേടുന്നു

[പൊന്നരുകും]

കാടാകേ കാവടിയാട്ടുകയായീ തന്നന്നം (2)
കാനന മൈനകൾ പാടീ ഈ സന്ധ്യ പോയ്
മറയും വാനവീഥി പൂവിടും സ്മൃതിരാഗമായ്
കാറ്റിൻ നെഞ്ചിൽ ചായുന്നു...

[പൊന്നരുകും]

ചിത്രം
കൂടെവിടെ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജയചന്ദ്രൻ, ചിത്ര	ഒ.എൻ.വി	രമേഷ് നാരായണൻ

BabuEdakochi

പൊന്നുഷസ്സെന്നും

പൊന്നുഷസ്സെന്നും നീരാടുവാൻ വരുമീ
സൌന്ദര്യതീർത്ഥക്കടവിൽ (2)
നഷ്ടസ്മൃതികളാം മാരിവില്ലിൻ
വർണ്ണപ്പൊട്ടുകൾ തേടി നാം വന്നു

ഒന്നു പിണങ്ങിയിണങ്ങും
നിൻ കണ്ണിൽ കിനാവുകൾ പൂക്കും (2)
പൂംപുലർക്കണി പോലെയേതോ
പേരറിയാപ്പൂക്കൾ
നമ്മെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നോ
ചിരബന്ധുരമീ സ്നേഹബന്ധം
നമ്മെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നോ
ചിരബന്ധുരമീ സ്നേഹബന്ധം

[പൊന്നുഷസ്സെന്നും]

തീരത്തടിയും ശംഖിൽ
നിൻ പേരു കോറി വരച്ചു ഞാൻ (2)
ശംഖു കോർത്തൊരു മാല നിന്നെ
ഞാനണിയിക്കുമ്പോൾ
ജന്മങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെങ്ങോ
ഒരു ചമ്പകം പൂക്കും സുഗന്ധം
ജന്മങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെങ്ങോ
ഒരു ചമ്പകം പൂക്കും സുഗന്ധം

[പൊന്നുഷസ്സെന്നും]

ചിത്രം
മേഘമൽഹാർ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ചിത്ര

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
മോഹൻ സിത്താര

Babu Edakochi

പൊന്നോലത്തുമ്പീ

പൊന്നോലത്തുമ്പീ പൂവാലിത്തുമ്പീ
ആട് ആട് നീയാടാട്
നക്ഷത്രപ്പൂവേ നവരാത്രിപ്പൂവേ
അഴകിൽ പൂഞ്ചോലാടാട്
നീയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നെൻ ജന്മം
വേനൽക്കനവായ് പൊയ്പോയേനേ
നീയില്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം പോലും
മിന്നൽക്കതിരുകളായ് പോയേനേ
(പൊന്നോല...)

അന്നൊരു രാവിൽ നിന്നനുരാഗം
പൂ പോലെ എന്നെ തഴുകി
ആ കുളിരിൽ ഞാൻ ഒരു രാക്കിളിയായ്
അറിയാതെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു
മിഴികൾ പൂവനമായ് അധരം തേൻകണമായ്
ശലഭങ്ങളായ് നമ്മൾ പാടീ മന്മഥഗാനം
(പൊന്നോല...)

നിൻ പൂവിരലിൽ പൊൻമോതിരമായ്
മെയ്യോടു ചേർന്നു ഞാൻ നിന്നു
ഏതോ പുണ്യം മാംഗല്യവുമായ്
സ്വയംവരപ്പന്തലിൽ വന്നു
അസുലഭ രജനികളിൽ മധുവിധു രാവുകളിൽ
വസന്തമാം പൂംകൊമ്പിൽ നമ്മൾ തേന്മലരുകളായ്
(പൊന്നോല...)

ചിത്രം
മഴവില്ല്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര	കൈതപ്രം	രഘുകുമാർ

778

പൊൻമുരളിയൂതും

ലാല്ലലല ലാ-ലാ-ലാ-ലാ ലാലല ലാലാലാ
ങാഹാ...പാപപ മരിരിരിനി
നിസരിഗമ ഗരിഗരിസ
പൊൻമുരളിയൂതും കാറ്റിൻ ഈണമലിയും പോലെ
പഞ്ചമം തേടും കുയിലിൻ
താളമിയലും പോലെ
കനവിലൊഴുകാം ഭാവമായ്
ആരുമറിയാതെ
(പൊൻമുരളിയൂതും)

മാരനഴിയും പീലിവിരിയും
മാരിമുകിലുരുകുമ്പോൾ (2)
തിരകളിൽ തിരയായ് നുരയുമ്പോൾ
കഞ്ചുകം കുളിരെ മുറുകുമ്പോൾ
പവിഴമാ മാറിൽ തിരയും ഞാൻ -
ആരുമറിയാതെ (പൊന്മുരളിയൂതും)
ലാ-ലാ-ലാ-ലാ-ലാ
ലാ-ലാ-ലാ-ലാ-ലാ
ലാ--ലാ--ല-ലാ ലാ--ലാ--ല-ലാ
സങ്കൽപ്പമന്ദാരം തളിരിടും
രാസകുഞ്ജങ്ങളിൽ (2)
കുങ്കുമം കവരും സന്ധ്യകളിൽ
അഴകിലെ അഴകായ് അലയുമ്പോൾ
കാണ്മു നാം അരികെ ശുഭകാലം -
ആരുമറിയാതെ (പൊന്മുരളിയൂതും)
തന്തതന താനാരോ താനിനന നാനാരോ
ലാല്ലല-ല ലാ-ലാ-ലാ ലാലലല ലാ-ലാ-ലാ

ചിത്രം
ആര്യൻ

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

779

പൊന്മേഘലമേ

പൊന്മേഘലമേ ശലഭങ്ങളേ
താരങ്ങളേ ഇതിലെ വരൂ
നാലമ്പലം നലമായ്‌വരും
അരയാൽ കൊമ്പിൽ നാമം ചൊല്ലും
ഗന്ധർവൻ കാറ്റേ
തുളസീദളം ചൂടാൻ വരൂ...

(പൊന്മേഘലമേ...)

മഞ്ഞൾ കുറിക്കൂട്ടു കൊണ്ടേ തരാം
അകത്തമ്മയായ് നിന്നെ എതിരേറ്റിടാം
പൂങ്കുളങ്ങരെ തുടി കുളിക്കുവാൻ
കൂടെ ഞാനും വരാം ആതിര പെൺകൊടി
തിരുതാളിയും കുളിരും തരാം

(പൊന്മേഘലമേ...)

എള്ളെണ്ണ മണമോലും ഇടനാഴിയിൽ
പാൽകിണ്ടി നിറയെ പൈമ്പാൽ തരാം
പുളിയിലക്കര പുടവ ചുറ്റിയെൻ അരികിൽ
എത്തുമോ കാർത്തിക പൈങ്കിളീ
ചമയം തരാം കളഭം തരാം.

(പൊന്മേഘലമേ...)

ചിത്രം
സോപാനം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര	പൂവ്വച്ചൽ ഖാദർ	രഘുകുമാർ

780

പൊൻ വീണേ എന്നുള്ളിൻ

ഉം..ഉം ..നാദം നൽകൂ..
പൊൻ വീണേ എന്നുള്ളിൻ മൗനം വാങ്ങൂ
ജന്മങ്ങൾ പുൽകും നിൻ നാദം നൽകൂ
ദൂതും പേറി നീങ്ങും മേഘം മണ്ണിന്നേകും ഏതോ കാവ്യം
ഹംസങ്ങൾ പാടുന്ന ഗീതം ഇനിയുമിനിയുമരുളീ
പൊൻ വീണേ എന്നുള്ളിൻ മൗനം വാങ്ങൂ
ജന്മങ്ങൾ പുൽകും നിൻ നാദം നൽകൂ
വെൺമതികല ചൂടും വിണ്ണിൻ ചാരുതയിൽ..
പൂഞ്ചിറകുകൾ നേടി.. വാനിൻ അതിരുകൾ തേടീ
പറന്നേറുന്നൂ മനം മറന്നാടുന്നൂ..
സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തും.. നവരത്നങ്ങൾ പെയ്തും
സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തും.. നവരത്നങ്ങൾ പെയ്തും
അറിയാതെ അറിയാതെ അമൃതസരസ്സിൻ കരയിൽ
പൊൻവീണേ എന്നുള്ളിൻ മൗനം വാങ്ങൂ
ജന്മങ്ങൾ പുൽകും നിൻ നാദം നൽകൂ
ചെന്തളിരുകളോലും കന്യാവാടികയിൽ
മാനിണകളെ നോക്കീ കയ്യിൽ കറുകയുമായി
വരം നേടുന്ന സ്വയം വരം കൊള്ളുന്നൂ
ഹേമന്തം പോലെ.. നവവാസന്തം പോലെ
ഹേമന്തം പോലെ.. നവവാസന്തം പോലെ
ലയംപോലെ ദലംപോലെ അരിയഹരിതവനിയിൽ
പൊൻവീണേ എന്നുള്ളിൻ മൗനം വാങ്ങൂ
ജന്മങ്ങൾ പുൽകും നിൻ നാദം നൽകൂ
ദൂതും പേറി നീങ്ങും മേഘം
മണ്ണിന്നേകും ഏതോ കാവ്യം
ഹംസങ്ങൾ പാടുന്ന ഗീതം ഇനിയുമിനിയുമരുളീ
ഉം ഉം ഉം ഉം മൗനം വാങ്ങൂ
ഉം ഉം ഉം ഉം നാദം നൽകൂ

ചിത്രം
താളവട്ടം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഓ.എൻ.വി

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

781

പൊയ്കയിൽ കുളിർ

പൊയ്കയിൽ കുളിർ പൊയ്കയിൽ
പൊൻവെയിൽ നീരാടും നേരം
പൂക്കണ്ണുമായ് നിൽക്കുന്നുവോ തീരത്തെ മന്ദാരം
കാറ്റിൽ തൈലഗന്ധം നീറ്റിൽ പൊന്നു ചന്തം

പൊയ്കയിൽ കുളിർ പൊയ്കയിൽ
പൊൻവെയിൽ നീരാടും നേരം

പൂംതിരകൾ പൂശി നിന്നെ പുഷ്പധൂളീ സൌരഭം
പാൽത്തിരകൾ ചാർത്തി നിന്നെ മുത്തു കോർത്ത നൂപുരം
വെൺനുര മെയ്യിൽ ചന്ദനച്ചാർത്തായ്
നീ ദേവനന്ദിനി ഈ തീരഭൂമിയിൽ
തേരേറി വന്നുവോ തേടുന്നതാരെ നീ

പൊയ്കയിൽ കുളിർ പൊയ്കയിൽ
പൊൻവെയിൽ നീരാടും നേരം

സ്നാനകേളീ ലോലയായ് നീ താണുയർന്നു നീന്തവേ
കാതരേ നിൻ മാറുലഞ്ഞൂ താമരപ്പൂമൊട്ടു പോൽ
കൽപ്പടവേറി നിൽപ്പതെന്തേ നീ
നീയേതു ശിൽപ്പിയെ തേടുന്ന ചാരുത
നീയേതലൌകിക സൌന്ദര്യ ദേവത
(പൊയ്കയിൽ .... പൊന്നു ചന്തം)
പൊയ്കയിൽ കുളിർ പൊയ്കയിൽ
പൊൻവെയിൽ നീരാടും നേരം

ചിത്രം
രാജശിൽപ്പി

Babu Edakochi

പൊൻ പുലരൊളി

പൊൻ പുലരൊളി പൂ വിതറിയ
കാളിന്ദിയാടുന്ന വൃന്ദാവനം കണ്ടുവോ
കാതര മിഴി നീ കാണാ കാർകുയിലൊന്നുണ്ടല്ലോ
പാടിടുന്നു ദൂരേ

(പൊൻ.)

കണ്ണാ നീയിന്നും കവർന്നെന്നോ ളുവെണ്ണ
നീയേ ഞങ്ങൾ തൻ നവനീതം പൊന്നുണ്ണി
ശ്രീചന്ദനം നേത്ര നീലാഞ്ജനം നിന്റെ
കുറുനിരകളിലിളകിടുമൊരു ചെറുനീർമണിയായെങ്കിൽ

(പൊൻ..)

ആരും കാണാതെ അരയാലിൽ കൊമ്പിന്മേൽ
ആട്ടും പൊന്നാട തിരിച്ചേകു നീയുണ്ണീ
നിസ്സംഗനായ് നിന്നു പാടുന്നുവോ കൃഷ്ണാ
സഗമപമമ സനിഗമ മമ സനി ഗസസ

(പൊൻ..)

ചിത്രം
ഇത്തിരിപ്പൂവേ ചുവന്നപൂവേ

Babu Edakochi

പൊൻമുളം തണ്ടു മൂളും

പൊൻമുളം തണ്ടു മൂളും പാട്ടിൽ ഞാൻ കേട്ടു നിന്റെ
ഹരിരാഗഗീതത്തിൻ ആലാപനം
പൂവെയിൽ കോടി നെയ്യും പൊന്നിൽ ഞാൻ കണ്ടു നിന്റെ
മലർ മേനി ചാർത്തുന്ന പീതാംബരം
പൊൻ മുളം തണ്ടു മൂളും..
പൊയ് പോയ ജന്മത്തിൽ യമുനാതടം തേടി
തനിയേ ഉഴഞ്ഞേ പോം മൺ തോണി ഞാൻ
കദളീ നിലാവിന്റെ കളഭം തൊടീച്ചെന്റെ
നെറുകിൽ തലോടില്ലേ നിൻ മീര ഞാൻ
അഭയം നീയേ (2)
ആനന്ദ ചിന്മയനേ ആ...
(പൊൻ മുളം..)

വനമുല്ല കോർത്തീലാ നറുവെണ്ണ കണ്ടീലാ
പകരം തരാനൊന്നും കരുതിയില്ലാ
ഇടനെഞ്ചിൽ നീറുന്ന മുറിവാർന്നൊരീറപ്പൊൻ-
കുഴലായ് നിൽപ്പൂ നിൻ പ്രിയ രാധ ഞാൻ
ശരണം നീയേ (2)
ഘനശ്യാമ സുന്ദരനേ ആ..
(പൊൻ മുളം..)

ചിത്രം
ചന്ദ്രോത്സവം

784

പൊൻവെയിൽ മണിക്കച്ച

പൊൻവെയിൽ മണിക്കച്ച അഴിഞ്ഞുവീണ
സ്വർണ്ണ പീതാംബരമുലഞ്ഞു വീണ
കണ്ണന്റെ മന്മഥലീലാവിനോദങ്ങൾ
സുന്ദരി വനറാണി അനുകരിച്ചു

(പൊൻവെയിൽ)

സന്ധ്യയാം ഗോപസ്ത്രീതൻ മുഖം തുടുത്തു
ചെന്തളിർ മെയ്യിൽ താര നഖമമർന്നു
രാജീവനയനന്റെ രതിവീണയാകുവാൻ
രാധികേ....രാധികേ ഇനിയും നീ ഒരുങ്ങിയില്ലേ

(പൊൻവെയിൽ)

കാഞ്ചന നൂപുരങ്ങൾ അഴിച്ചുവച്ചു
കാളിന്ദി പൂനിലാവിൽ മയക്കമായി
കണ്ണന്റെ മാറിലെ മലർമാലയാകുവാൻ
കാമിനീ....കാമിനീ ഇനിയും നീ ഒരുങ്ങിയില്ലേ

(പൊൻവെയിൽ)

ചിത്രം
നൃത്തശാല

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഓ.എൻ.വി

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

പൊൽത്തിങ്കൾക്കല

പൊൽത്തിങ്കൾക്കല പൊട്ടുതൊട്ട-
ഹിമവൽശൈലാഗ്രശൃംഗത്തിൽ
വെൺകൊറ്റപ്പൂങ്കുടപോൽ വിടർന്ന
വിമലാകാശാന്തരംഗങ്ങളിൽ
നൃത്യധൂജടി ഹസ്തമാർന്ന തുടിതന്നുത്താള ഡും ഡും രവം
തത്വത്തിൻ പൊരുളാലപിപ്പൂ മധുരം
സത്യം ശിവം സുന്ദരം
സത്യശിവസൗന്ദര്യങ്ങൾ തൻ
ഭദ്രപീഠമീ ശൈലം ശിവശൈലം..(2)
സത്യശിവ സൗന്ദര്യം

ആദിയുഷസ്സു വിടർന്നു
ഇവിടെ ആദിമനാദതരംഗമുണർന്നു (2)
പ്രപഞ്ചദർശനമൂല്യങ്ങൾ തൻ (2)
പ്രഭാതദീപമുണർന്നു .. .ഉണർന്നു.. ഉണർന്നു

(സത്യശിവ...)

ആദിമഹസ്സു തെളിഞ്ഞു
ഇവിടെ ആനന്ദാമൃതഗംഗയുണർന്നു (2)
തപസ്സമാധിദലങ്ങൾ വിടർന്നു (2)
താണ്ഡവകേളിയുണർന്നു ഉണർന്നു.. ഉണർന്നു. ..

(സത്യശിവ)

ചിത്രം
കുമാരസംഭവം

Babu Edakochi

പോക്കുവെയിൽ

പോക്കുവെയിൽ പൊന്നുരുകി പുഴയിൽ വീണ
പൂക്കളായ് അലകളിൽ ഒഴുകി പോകെ
കൺനിറയേ അതു കണ്ടു നിന്നു പോയി (2)
എന്റെ മൺകുടം പുഴയിലൂടൊഴുകി പോയി (2)

(പോക്കുവെയിൽ)

പ്രാവിണകൾ കുറുകുന്ന കോവിലിൽ വച്ചോ
പാവലിന്നു നീർ പകരും തൊടിയിൽ വച്ചോ
ആദ്യം അന്നാദ്യം ഞാൻ കണ്ടു നിന്നേ
പാട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൽ നിന്നോർമ്മകൾ മാത്രം

(പോക്കുവെയിൽ)

അഞ്ജനശ്രീതിലകം നിൻ നെറ്റിയിൽ കണ്ടു
അഞ്ചിതൾ താരകൾ നിൻ മിഴിയിൽ കണ്ടു
രാത്രി ഈ രാത്രി എന്നോമലെപ്പോലെ
പാട്ടിൽ ഈ പാട്ടിൽ നിന്നോർമ്മകൾ മാത്രം

(പോക്കുവെയിൽ)

ചിത്രം
ചില്ല്

പാടിയത്
ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

787

പോരു നീ വാരിളം

പോരു നീ വാരിളം ചന്ദ്രലേഖേ
ഷാജഹാൻ തീർത്തൊരീ രംഗഭൂവിൽ
(പോരു)
ഉള്ളിൽ മൂളും സാരംഗീ നിൻ
ശ്രീലാലാപം കേൾക്കും നേരം
നൂപുരം കൊരുക്കുമീ യമുന ധന്യയായ്
(പോരു)
ആ....ആ...ആ....ആ...ആ.....
ഓരോ സ്വരമുകുളങ്ങൾ
ഇതളിടുമേതോ രാവിൻ ആരാമത്തിൽ
മഞ്ഞിൻ കുളുർമണിയെണ്ണും മനസ്സിലെ
മൌനം ചാർത്തും കാശ്മീരത്തിൽ
വനലത ചാഞ്ചാടും നിറവള്ളിക്കുടിലിലെ
വരമൊഴി രാധേ നിൻ ഗീതമാവാം (2)
സ്വർണ്ണത്തേരിൽ വരും മായക്കണ്ണനെ നിൻ
മട്ടുമലർ മിഴിമുനയാൽ മൂടുമോ
(പോരു)
ഉം....ഉം....ഉം....ഉം....ഉം....ഉം.....
കാറ്റിൽ കരകമലങ്ങൾ
വിതറിയ മേഘം ചാർത്തും നക്ഷത്രങ്ങൾ
ആരോ പ്രിയതരമായ് നിൻ
മണിമുടി മൂടാൻ തേടും മുത്താകുമ്പോൾ
ശുഭലയദർശനേ നിൻനെറ്റിപ്പൊട്ടിടാൻ
സുമധുര ചന്ദനം ചാലിക്കുമ്പോൾ (2)
കുംഭപ്പൌർണമിതൻ തങ്കക്കൈവിരലിൽ
ഒരു മണിമോതിരമായ് മിന്നി ഞാൻ
(പോരു)

ചിത്രം
കാശ്മീരം

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
ജെറി അമൽദേവ്

788

Babu Edakochi

പ്രകാശനാളം ചുണ്ടിൽ

പ്രകാശനാളം ചുണ്ടിൽ മാത്രം
മനസ്സിലാകെ മഹാന്ധകാരം
എല്ലാം അഭിനയം പാതിരാവിൽ
പൊഴിഞ്ഞു പോയീ വസന്തതാരം

(പ്രകാശ)

അരങ്ങിൽ മാത്രം ഈ സംഗീതം
അണിയറയ്ക്കുള്ളിൽ വിലാപനാദം
വിരൂപരൂപം വിഷാദവദനം
അഴിഞ്ഞ ചമയം ഇരുണ്ട വദനം

(പ്രകാശ)

കടമായ് വാങ്ങിയ ളുമന്ദഹാസം
അണിഞ്ഞു വീഥിയിലണഞ്ഞ നേരം
അണകളെല്ലാം തകർന്നു വീണു... ആ....
അണകളെല്ലാം തകർന്നു വീണു
ആത്മാവിലൊഴുകീ കണ്ണീരിൻ ധാരാ

(പ്രകാശ)

ചിത്രം
ഒരു വിളിപ്പാടകലെ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
സുജാത	കൈതപ്രം	വിദ്യാസാഗർ

789
പ്രണയ മണി ത്തൂവൽ

പ്രണയമണി ത്തൂവൽ പൊഴിയും പവിഴ മഴ
മഴവിൽ കുളിരഴക് വിരിഞ്ഞൊരു വർണ്ണ മഴ
തോരാത്ത മോഹമീ മഴ ഗന്ധർവ ഗാനമീ മഴ (2)
അദ്യാനുരാഗ രാമഴ

(പ്രണയ..)

അരികിൽ വരുമ്പോൾ പനിനീർ മഴ
അകലത്തു നിന്നാൽ കണ്ണീർ മഴ
മിന്നുന്നതെല്ലാം തെളിനീർ മഴ
പ്രിയ ചുംബനങ്ങൾ പൂന്തേൻ മഴ
എന്റെ മാറോട്ടു ചേർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ
ഉള്ളിൽ ഇളനീർ മഴ (2)
പുതുമഴ ആ..ആ..ആ

(പ്രണയ...)

വിരഹങ്ങളേകീ ചെന്തീ മഴ
അഭിലാഷമാകെ മായാ മഴ
സാന്ത്വനം പെയ്തു കനിവിൻ മഴ
മൌനങ്ങൾ പാടീ ഒളിനീർ മഴ
പ്രേമസന്ദേശമോതിയെത്തുന്ന പുലരിമഞ്ഞിൻ മഴ (2)
സ്വരമഴ ആ..ആ..ആ..

(പ്രണയ..)

ചിത്രം
അഴകിയ രാവണൻ

790

പ്രണയ സന്ധ്യയൊരു

പ്രണയസന്ധ്യയൊരു വിൺസൂര്യന്റെ
വിരഹമറിയുന്നുവോ
വെറുതെ നെഞ്ചിലൊരു വാർതിങ്കൾ
തിരിയുമെരിയുന്നുവോ (2)
പുലർനിലാവിന്റെ യമുനയിൽ
ചന്ദ്രകാന്തമലിയുന്നുവോ
കനവിലായിരം കനക മേഘം
കടൽ വരക്കുന്നുവോ

(പ്രണയ..)

പാട്ടിൽ എൻ പാട്ടിൽ സ്വരപത്മരാഗങ്ങൾ തേടി
നോക്കിൽ എൻ നോക്കിൽ മണിമയിൽപ്പീലികൾ ചൂടി
അനുരാഗിലമായ തപസ്സിൽ ജലജീവാഞ്ജലിയായി
ഒരു ജലരാശിയിലൊരു വരമണിയാൻ
മൊഴിയായ് വരാം ഞാൻ

(പ്രണയ..)

കിനാവിന്റെ കാണാദ്വീപിൽ അമാവാസി രാവിൽ
നിലാക്കാറുമാമെൻ ജന്മം കണ്ടില്ല നീ
ആകാശം മൂടുമ്പോൾ മുറിവേൽക്കുന്നൊരു മനസ്സോടെ
മഴ നനഞ്ഞ ശലഭം പോലെ
തിരികേ യാത്രയായ്

(പ്രണയ..)

ചിത്രം
ഒരേ കടൽ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ബിച്ചുതിരുമല	ദേവരാജൻ

791

പ്രണയസരോവരതീരം

പ്രണയസരോവരതീരം പണ്ടൊരു
പ്രദോഷ സന്ധ്യാനേരം
പ്രകാശവലയമണിഞ്ഞൊരു സുന്ദരി
പ്രസാദപുഷ്പമായി വിടർന്നു എന്റെ
വികാരമണ്ഡലത്തിൽ പടർന്നു

(പ്രണയ...,..)

അവളൊരു മോഹിനിയായിരുന്നു
അഴകിന്റെ ദേവതയായിരുന്നു
അധരങ്ങളിൽ നയനങ്ങളിൽ
അശ്വതിപ്പൂവുകൾ പൂത്തിരുന്നു
മോഹമായി ആത്മദാഹമായി
ഓർമ്മയിലവളിന്നും ജീവിക്കുന്നു

(പ്രണയ..)

അവളൊരു കാമിനിയായിരുന്നു
അലസമദാലസയായിരുന്നു
ചലനങ്ങളിൽ വചനങ്ങളിൽ
മാസ്മരഭാവങ്ങൾ തുടിച്ചിരുന്നു
രാഗമായി ജീവതാളമായി
ഭൂമിയിലവളിന്നും ജീവിക്കുന്നു

(പ്രണയ..)

ചിത്രം
ഇന്നലെ ഇന്ന്

പാടിയത്
യേശുദാസ്, സുശീല

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
ദക്ഷിണാമൂർത്തി

792

പ്രത്യൂഷപുഷ്പമേ

പ്രത്യൂഷപുഷ്പമേ പ്രത്യൂഷപുഷ്പമേ
മുഗ്ദ്ധനൈർമല്യമേ ചൊല്ലുമോ നീ
പാതിവിരിഞ്ഞ നിൻ വിഹ്വല നേത്രത്താൽ
തേടുന്നതേതൊരു ദേവപാദം (2)
പാവം നിന്നാരാമ വാതുക്കൽ നിൽക്കുമീ
പാമരരൂപിയാം പാട്ടുകാരൻ
ദീർഘപ്രതീക്ഷ തൻ പൂക്കുട നിൻ നേർക്കു
നീട്ടിയാൽ ലോകം ചിരിക്കുകില്ലേ
(പ്രത്യൂഷപുഷ്പമേ...)

ആ രാഗ ഗായകൻ തൻ പരിദേവന-
വേള നിനാദം ശ്രവിക്ക നേരം
ഓർത്തു നിൽക്കാതെയാ പൂവൊരു സന്ദേശം
കാറ്റിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയച്ചു
(പ്രത്യൂഷപുഷ്പമേ...)

ലോകം ചിരിക്കട്ടെ നാകം പഠിക്കട്ടെ
സ്നേഹത്തിൻ പൂക്കുടയെന്റെ ലക്ഷ്യം
പാവനപ്രേമത്തിൻ പൂജാരവിന്ദമായ്
പൂവിതു മാറിയാലാർക്കു ചേതം
പ്രത്യൂഷപുഷ്പമേ പ്രത്യൂഷപുഷ്പമേ
മുഗ്ദ്ധനൈർമല്യമേ ചൊല്ലുമോ നീ
പ്രത്യൂഷപുഷ്പമേ...

ചിത്രം
സതി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	ബോംബെ രവി

793

പ്രപഞ്ചം സാക്ഷി

പ്രപഞ്ചം സാക്ഷി സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാർ സാക്ഷി
സപ്ത നഗരം സാക്ഷി അശ്രു സാഗരം സാക്ഷി
പറയാം ദു:ഖം നിറഞ്ഞൊഴുകും സീതായനം
പറയാം മുടങ്ങിയ പുത്രകാമേഷ്ടീ സത്യം
ശത്രുവാൽ വലം കണ്ണും മിത്രത്താൽ ഇടം കണ്ണും
ചൂഴ്ന്ന പോയൊരെൻ ദു:ഖം കേൾക്കുമോ മണിക്കുഞ്ഞേ
ദു:ഖം കേൾക്കുമോ മണിക്കുഞ്ഞേ
എങ്ങാനമൊരു കുഞ്ഞിൻ പാദ നിസ്വനം കേട്ടാൽ
താലോലിച്ചണയ്ക്കുവാൻ നിന്നെ ഞാൻ കാതോർക്കയായ്
കൈ വള കിലുക്കത്തിൽ ഉൾക്കണ്ണു നിന്നെ കണ്ടു
ചേറിലെ ചെന്താമര പൂമൊട്ടിൽ നിന്നെ തൊട്ടു
തുലിക തുമ്പത്തെന്നും നീയാണെൻ ജീവാക്ഷരം
എൻ വീണ വിതുമ്മുമ്പോൾ നിൻ മൌനം ആർദ്ര സ്വരം
ശത്രുവാണച്ഛൻ പക്ഷേ നിന്നെയീ ഹൃദയത്തിൽ
താലോലിച്ചുറക്കാതെ ഉറങ്ങീലൊരു രാവും
ദുഷ്ടനാണച്ഛൻ പക്ഷേ നിൻ മുഖശ്രീയിൽ മുങ്ങീ
മിഴികൾ തുളുമ്പാതെ ഉണർന്നില്ലൊരു നാളും
നിനക്കു നൽകാം കുഞ്ഞേ വിശുദ്ധ ദിഗംബരം
നെറ്റിയിൽ തൊടാം രക്ത സിന്ദൂരം സ്വപ്നം വ്യഥ
നിന്നെയൊന്നോർമ്മിക്കാതെ ഉണ്ടിട്ടില്ലിന്നേ വരെ
അച്ഛന്റെ ശിഷ്ടായുസ്സും നിനക്കായ് വർഷിക്കാം ഞാൻ
നൽകുകെൻ മകളേ നിന്റെ യാതനാ വിഷ പാത്രം
പോവുകെൻ കുഞ്ഞേ എന്നെയിവിടേ ത്യജിക്കുക
പാഥേയം ബലിച്ചോറായ് മണ്ണിതിൽ വർഷിക്കുക
ദണ്ഡകാക്ഷിയാം കണ്ണീർക്കടലിൽ കുളിക്കുക
പാപിയാണച്ഛൻ പക്ഷേ പിൻ വിളി വിളിക്കില്ല
കാണവാൻ വയ്യെൻ മുത്തേ
നിന്റെയീ ദു:ഖ ജ്വാല
നിന്റെയീ ദു:ഖ ജ്വാല

ചിത്രം
പാഥേയം

Babu Edakochi

പ്രഭാതം പൂമരകൊമ്പിൽ

പ്രഭാതം പൂമരകൊമ്പിൽ ഉുവൽ കുടഞ്ഞൂ
ഉണർന്നൂ നീലവാനം
(പ്രഭാതം....)

പൂവിന്റെ മനസ്സിൽ പുളകങ്ങളേകാൻ
പൂന്തെന്നലേറി പൂത്തുമ്പി വരവായി (2)
ഇനിയെന്റെ മനസ്സിൽ മധുമാരി ചൊരിയാൻ
വരുമോ വരുമോ കുളിരോളമേ
നീയെന്റെ പ്രിയ തോഴിയല്ലേ അല്ലേ അല്ലേ ആ....

(പ്രഭാതം...)

കിരണങ്ങളഴകിൽ കനകാഭിഷേകം
കരളിന്റെയുള്ളിൽ പുലർകാലമുതിരുമ്പോൾ (2)
കിളികൾക്കു പോലും കുളിരുന്ന കാറ്റേ
തരുമോ തരുമോ ഒരു പൂമണം
നീയെന്റെ പ്രിയ തോഴനല്ലേ അല്ലേ അല്ലേ ആ...

(പ്രഭാതം)

ചിത്രം
മനസാ വാചാ കർമ്മണാ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

പ്രഭാതം വിടരും

പ്രഭാതം വിടരും പ്രദോഷം വീടരും
പ്രതീചി രണ്ടും കണ്ടു നിൽക്കും
ഉദയമില്ലാതില്ല അസ്തമയം
ഉണരൂ മനസ്സേ ഉണരൂ

(പ്രഭാതം..)

മദഘോഷം മുഴക്കും മഴമേഘജാലം
മിഴിനീരായൊടുവിൽ വീണൊഴിയും (2)
ഒരു നാളിൽ വളരും മറുനാളിൽ തളരും
ഓരോ ശക്തിയും മണ്ണിൽ (2)

(പ്രഭാതം..)

മണിവീണ മീട്ടുന്ന മധുമാസക്കാലം
മധുരവർണ്ണങ്ങൾ വരച്ചു ചേർക്കും (2)
ഒരു ഗ്രീഷ്മസ്വപ്നം സഫലമാകുമ്പോൾ
ഓരോ ചിത്രവും മാറും (2)

(പ്രഭാതം..)

ചിത്രം
വെളുത്ത കത്രീന

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

പ്രമദവനം വീണ്ടും

പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി (2)
ശുഭസായാഹ്നം പോലെ (2)
തെളിദീപം കളിനിഴലിൽ കൈക്കുമ്പിൾ നിറയുമ്പോൾ
പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി

ഏതേതോ കഥയിൽ സരയുവിലൊരു ചുടു-
മിഴിനീർ കണമായ് ഞാൻ (2)
കവിയുടെ ഗാനരസാമൃതലഹരിയിലൊരുനവ
കനക കിരീടമിതണിയുമ്പോൾ....ഇന്നിതാ.....
പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി (2)

ഏതേതോ കഥയിൽ യമുനയിലൊരു-
വനമലരായൊഴുകിയ ഞാൻ (2)
യദുകുല മധുരിമ തഴുകിയ മുരളിയിലൊരുയുഗ
സംഗമഗീതമുണർത്തുമ്പോൾ....ഇന്നിതാ....

പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി
ശുഭസായാഹ്നം പോലെ
തെളിദീപം കളിനിഴലിൻ
കൈക്കുമ്പിൾ നിറയുമ്പോൾ
പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി

ചിത്രം
ഹിസ് ഹൈനസ് അബ്ദുള്ള

797

പ്രളയപയോധിയിൽ

പ്രളയപയോധിയിൽ ഉറങ്ങിയുണർന്നൊരു
പ്രഭാമയൂഖമേ കാലമേ
പ്രകൃതിയുമീശ്വരനും ഞാനും നിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളല്ലേ
(പ്രളയപയോധിയിൽ ...)

മന്വന്തരങ്ങൾ ജനിച്ചു മരിയ്ക്കുമീ
മൺമതിൽക്കെട്ടിനു മുകളിൽ
ഋതുക്കൾ നിൻ പ്രിയ മാനസപുത്രികൾ
ഇടംവലം വെയ്ക്കും തേരിൽ
സൗരയൂഥങ്ങളിൽ നീ വന്നു വിതയ്ക്കും
സൗരഭ്യമെന്തൊരു സൗരഭ്യം
കാലമേ... ഇനിയെത്ര വസന്തങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞാലും
ഈ സൗരഭ്യം എനിക്കു മാത്രം
എനിക്കു മാത്രം എനിക്കു മാത്രം
(പ്രളയപയോധിയിൽ ...)
സ്വർണ്ണപാത്രം കൊണ്ടു സത്യം മറയ്ക്കുമീ
സംക്രമസന്ധ്യതൻ നടയിൽ
പ്രപഞ്ചം ചുണ്ടിൽ നിൻ നാമാക്ഷരവുമായ്
പ്രദക്ഷിണം വെയ്ക്കും വഴിയിൽ
സ്വർഗ്ഗദീപാവലി നീ വന്നു കൊളുത്തും
സൗന്ദര്യമെന്തൊരു സൗന്ദര്യം
കാലമേ...ഇനിയെത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും
ഈ സൗന്ദര്യം എനിക്കു മാത്രം
എനിക്കു മാത്രം എനിക്കു മാത്രം
(പ്രളയപയോധിയിൽ...)

ചിത്രം
മഴക്കാറ്

പ്രവാചകന്മാരേ

പ്രവാചകന്മാരേ
പ്രവാചകന്മാരേ പറയൂ പ്രഭാതമകലെയാണോ
പ്രപഞ്ച ശില്പികളേ പറയൂ പ്രകാശമകലെയാണോ
ആദിയുഷസ്സിൽ ചുവന്ന മണ്ണിൽ -
നിന്നായുഗസംഗമങ്ങൾ
ഇവിടെയുയർത്തിയ വിശ്വാസ ഗോപുരങ്ങൾ
ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന കാറ്റിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന
ഈ വഴിത്താരയിൽ ആലംബമില്ലാതെ
ഈശ്വരൻ നിൽക്കുന്നു
ധർമ്മനീതികൾ താടി വളർത്തി
തപസ്സിരിക്കുന്നു തപസ്സിരിക്കുന്നു

(പ്രവാചകന്മാരേ..)

ഭാവിചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതും
ഭാരത യുദ്ധ ഭൂവിൽ
ഇടയൻ തെളിച്ചൊരു ചൈതന്യചക്രരഥം
ഉടഞ്ഞു വീഴുന്ന മണ്ണിൽ തകർന്നു വീഴുന്ന
ഈ കുരുക്ഷേത്രത്തിലായുധമില്ലാതെ
അർജ്ജുനൻ നിൽക്കുന്നു
തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ ഏതോ ചിതയിൽ
കത്തിയെരിയുന്നു കത്തിയെരിയുന്നു

(പ്രവാചകന്മാരേ..)

ചിത്രം
അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
ബോംബെ രവി

Babu Edakochi

പ്രവാഹമേ

പ്രവാഹമേ...
ഗംഗാപ്രവാഹമേ...
സ്വരരാഗഗംഗാപ്രവാഹമേ
സ്വർഗ്ഗീയ സായൂജ്യസാരമേ
നിൻ സ്നേഹഭിക്ഷക്കായ് നീറിനിൽക്കും
തുളസീദളമാണു ഞാൻ,
കൃഷ്ണതുളസീദളമാണു ഞാൻ...

(സ്വരരാഗ...)

നിന്നെയുമെന്നെയുമൊന്നിച്ചിണക്കി
നിരുപമനാദത്തിൻ ലോലതന്തു
നിൻ ഹാസരശ്മിയിൽ മാണിക്യമായ് മാറി
ഞാനെന്ന നീഹാരബിന്ദു....

(സ്വരരാഗ...)

ആത്മാവിൽ നിൻ രാഗസ്പന്ദനമില്ലെങ്കിൽ
ഈ വിശ്വം ചേതനാശൂന്യമല്ലോ..
എൻ വഴിത്താരയിൽ ദീപം കൊളുത്തുവാൻ
നീ ചൂടും കോടീരമില്ലേ....

(സ്വരരാഗ...)

ചിത്രം
സർഗ്ഗം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
മാധുരി	ഇരയിമ്മൻ തമ്പി	ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

പ്രാണനാഥനെനിക്കു

പ്രാണനാഥനെനിക്കു നൽകിയ
പരമാനന്ദരസത്തെ
പറവതിനെളുതാമോ

(പ്രാണ..)

അങ്കത്തിലിരുത്തിയെൻ കൊങ്കത്തടങ്ങൾ
കരപങ്കജം കൊണ്ടവൻ തലോടി (2)
പുഞ്ചിരി പൂണ്ട് തങ്കക്കുടമെന്ന് കൊണ്ടാടി
ഗാഢം പുണർന്നും അങ്കുരിത പുളകം
കവർന്നെഴുമെൻ കപോലമതിങ്കലവൻ പൊട്ടു
തിങ്കൾ മുഖത്തെയണച്ചധരത്തെ
നുകർന്നും പല ലീല തുടർന്നും

(പ്രാണ..)

കാന്തനോരോരോ രതികാന്തതന്ത്രത്തിലെന്റെ
പൂന്തുകിലഴിച്ചൊരു നേരം ,(2)
തുടങ്ങീ ഞാനും മാന്താൻ ശരക്കടലിൽ പാരം
തന്നെ പറന്നും നീന്തി മദനഭ്രാന്തിനാലതി
താന്തയായി നിതാന്തമങ്ങിനെ
കാന്തകൃതം സുരതാന്തമഹോത്സവ
ഘോഷം പുനരെത്ര വിശേഷം

(പ്രാണ...)

ചിത്രം
ഏണിപ്പടികൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഭാസ്കരൻ	ബാബുരാജ്

Babu Edakochi

പ്രാണസഖീ ഞാൻ വെറുമൊരു

പ്രാണസഖീ ഞാൻ വെറുമൊരു
പാമരനാം പാട്ടുകാരൻ
ഗാനലോകവീഥികളിൽ
വേണുവൂതുമാട്ടിടയൻ
എങ്കിലുമെൻ ഓമലാൾക്ക
താമസിയ്ക്കാനെൻ കരളിൽ
തങ്കക്കിനാക്കൾ കൊണ്ടൊരു
താജ്മഹൽ ഞാനുയർത്താം..
മായാത്ത മധുരഗാനമാലിനിയുടെ കല്പടവിൽ
കാണാത്ത പൂങ്കുടിലിൽ കണ്മണിയെ കൊണ്ടു പോകാം..
(പ്രാണസഖീ)

പൊന്തിവരും സങ്കൽപ്പത്തിൻ
പൊന്നശോക മലർവനിയിൽ
ചന്തമേഴും ചന്ദ്രികതൻ ചന്ദനമണി മന്ദിരത്തിൽ..
സുന്ദര വസന്തരാവിൽ ഇന്ദ്രനീല മണ്ഡപത്തിൽ
എന്നുമെന്നും താമസിയ്ക്കാൻ
എന്റെ കൂടെ പോരുമോ നീ..

(പ്രാണസഖീ)

ചിത്രം
പരീക്ഷ

പാടിയത്
പി.ലീല

രചന
അഭയദേവ്

സംഗീതം
ദക്ഷിണാമൂർത്തി

Babu Edakochi

പ്രിയമാനസാ നീ

പ്രിയമാനസാ നീ വാ വാ
പ്രേമമോഹനാ ദേവാ
വാതിലും തുറന്നു നിൻ
വരവും കാത്തിരിപ്പൂ ഞാൻ

ആടകൾ അണിഞ്ഞെന്റെ
ആത്മനാഥാ നിൻ മുൻപിൽ
ആടണം എനിക്കൊന്നു
ആടണം എനിക്കൊന്നു
മനം കുളിരേ ദേവാ...

പല്ലവാധരങ്ങളിൽ
പുല്ലാങ്കുഴലു ചേർത്ത്
സല്ലീലമതിലൂടെ
പ്രേമസാമ്രാജ്യം തീർത്ത്
നായകാ നിന്നോടോത്ത്
നടനം തുടങ്ങീടുമ്പോൾ
ആത്മാവിൽ എനിക്കെന്തോരാനന്ദമാണു ദേവാ...

ചിത്രം
ചിലമ്പൊലി

Babu Edakochi

പ്രിയമുള്ളവളേ

പ്രിയമുള്ളവളേ.....
പ്രിയമുള്ളവളേ നിനക്കു വേണ്ടി
പിന്നെയും നവ സ്വപ്നോപഹാരം ഒരുക്കീ
ഒരുക്കീ ഞാൻ
നിനക്കു വേണ്ടി മാത്രം
പ്രിയമുള്ളവളേ....

ശാരദ പുഷ്പ വനത്തിൽ വിരിഞ്ഞൊരു
ശതാവരി മലർ പോലെ (ശാരദ)
വിശുദ്ധയായ് വിടർന്ന നീയെന്റെ
വികാര രജാങ്കണത്തിൽ(വിശുദ്ധയായ്)
വികാര രജാങ്കണത്തിൽ

(പ്രിയമുള്ളവളേ)

പാലൊളി ചന്ദ്രനും പാതിര കാറ്റും
പതുങ്ങി നിൽപ്പൂ ചാരെ (പാലൊളി)
ഹൃദയവും ഹൃദയവും തമ്മിൽ
പറയും കഥകൾ കേൾക്കാൻ
പറയും കഥകൾ കേൾക്കാൻ

(പ്രിയമുള്ളവളേ)

ചിത്രം
തെക്കൻ കാറ്റ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
മാധുരി	ഓ.എൻ.വി	ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

പ്രിയസഖി ഗംഗേ

പ്രിയസഖി ഗംഗേ പറയൂ
പ്രിയമാനസനെവിടെ
ഹിമഗിരിശൃംഗമേ പറയൂ
എൻ പ്രിയതമനെവിടെ ഓ...

(പ്രിയസഖി ഗംഗേ)

മാനസസരസ്സിൻ അക്കരെയോ ഒരു
മായായവനികയ്ക്കപ്പുറമോ
പ്രണവമന്ത്രമാം താമരമലരിൽ
പ്രണയപരാഗമായ് മയങ്ങുകയോ ഓ... ഓ..

(പ്രിയസഖി ഗംഗേ)

താരകൾ തൊഴുതു വലംവയ്ക്കുന്നൊരു
താണ്ഡവനർത്തനമേടയിലോ
തിരുമുടി ചൂടിയ തിങ്കൾക്കലയുടെ
കതിരൊളി ഞാനിനി കാണുകില്ലേ ഓ... ഓ...

(പ്രിയസഖി ഗംഗേ)

ചിത്രം
കുമാരസംഭവം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

പ്രേമഭിക്ഷുകീ ഭിക്ഷുകീ

പ്രേമഭിക്ഷുകീ ഭിക്ഷുകീ ഭിക്ഷുകീ
ഏതു ജന്മത്തിൽ ഏതു സന്ധ്യയിൽ
എവിടെ വെച്ചു നാം കണ്ടു ആദ്യമായ്
എവിടെ വെച്ചു നാം കണ്ടു (പ്രേമ..)

ചിരിച്ചും കരഞ്ഞും തലമുറകൾ വന്നു (2)
ചവിട്ടിക്കുഴച്ചിട്ട വീഥികളിൽ
പൊഴിഞ്ഞ നമ്മൾ തൻ കാലടിപ്പാടുകൾ
പൊടി കൊണ്ടു മൂടിക്കിടന്നു എത്ര നാൾ
പൊടി കൊണ്ടു മൂടിക്കിടന്നു
മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും
അടുക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ
ഭിക്ഷുകീ ഭിക്ഷുകീ ഓ.....ഓ..ഓ.. (പ്രേമ...)

നടന്നും തളർന്നും വഴിയമ്പലത്തിലെ (2)
നടക്കൽ വിളക്കിൻ കാൽച്ചുവട്ടിൽ
വിടർന്ന നമ്മൾ തൻ മാനസപൂവുകൾ
വിധി വന്നു നുള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇപ്പൊഴും
വിധി വന്നു നുള്ളിക്കളഞ്ഞു
മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും
അടുക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ
ഭിക്ഷുകീ ഭിക്ഷുകീ ഓ.....ഓ..ഓ.. (പ്രേമ...)

ചിത്രം
പുനർജന്മം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജയചന്ദ്രൻ, നേഹ എസ്. നായർ	റഫീക് അഹമ്മദ്	ബിജിപാൽ

806

Babu Edakochi

പ്രേമിക്കുമ്പോൾ നീയും

പ്രേമിക്കുമ്പോൾ നീയും ഞാനും
നീരിൽ വീഴും പൂക്കൾ
ഓളങ്ങൾ തൻ ഏതോ തേരിൽ
പകലറിയാതിരവറിയാതൊഴുകുകയല്ലോ
അലയുകയല്ലോ..
പ്രണയമേ നീ... മുഴുവനായി... മധുരിതമെങ്കിലും
എരിയുവതെന്തേ.. സിരയിലാകേ.. പരവശമിങ്ങനെ
ഒരുമലരിതളാൽ മലർവനി തീർക്കും വിരഹനിലാവായ്
മരുവും തീർക്കും പ്രേമം

(പ്രേമിക്കുമ്പോൾ നീയും ഞാനും നീരിൽ വീഴും പൂക്കൾ)

ഹൃദയമേ നീ ചഷകമായി നുരയുവതെന്തിനോ
ശലഭമായ് ഞാൻ... തിരിയിൽ വീഴാൻ..
ഇടയുവതെന്തിനോ...
നിഴലുകൾ ചായും സന്ധ്യയിലാണോ
പുലരിയിലാണോ ആദ്യം കണ്ടു നമ്മൾ
പ്രേമിക്കുമ്പോൾ നീയും ഞാനും നീരിൽ വീഴും പൂക്കൾ
ഓളങ്ങൾ തൻ ഏതോ തേരിൽ..
പകലറിയാതിരവറിയാതൊഴുകുകയല്ലോ...
അലയുകയല്ലോ..

(പ്രേമിക്കുമ്പോൾ)

ചിത്രം
സോൾട്ട് & പെപ്പർ

Babu Edakochi

പ്രേമിച്ചു പ്രേമിച്ചു നിന്നെ

പ്രേമിച്ചു പ്രേമിച്ചു നിന്നെ ഞാനൊരു
ദേവസ്ത്രീയാക്കും
കാടായ കാട്ടുകൾ മുഴുവൻ ഞാനൊരു
കതിർമണ്ഡപമാക്കും

(പ്രേമിച്ചു)

ആയിരമുമ്മകൾ കൊണ്ട്
നിന്നെയൊരോമനപൂവാക്കും
ഞാനതിൻ പല്ലവപുടങ്ങൾക്കുള്ളിലെ
മാണിക്യമണിമുത്താക്കും

(പ്രേമിച്ചു)

ആലിംഗനത്തിൽ മൂടി
നിന്നെയൊരാലോല രോമാഞ്ചമാക്കും
ഞാനതിൻ പീലിതിരുമുടി ചാർത്തിയ
വേണു ഗായകനാകും

(പ്രേമിച്ചു)

ചിത്രം
തോക്കുകൾ കഥപറയുന്നു

Babu Edakochi

പ്രേമോദാരനായ് അണയൂ

പ്രേമോദാരനായ് അണയൂ നാഥാ (2)
പനിനിലാവലയിലൊഴുകുമീ
അനഘരാസരാത്രി ലയപൂർണ്ണമായിതാ
പ്രേമോദാരനായ് അണയൂ നാഥാ

ഹംസദൂതിലുണരും നള ഹൃദയതാളമോടെ
ദമയന്തിയാടുമാലോല നടനവേഗങ്ങൾ ഉകുമഴകിൽ (2)
കളിവിളക്കിന്റെ തങ്കനാളങ്ങൾ പൂത്തുനിൽക്കുന്നിതാ (2)
തിരയിളക്കുന്ന മഞ്ജുവേഷങ്ങൾ നൃത്തമാടുന്നിതാ (2)

(പ്രേമോദാരനായ്)

ദേവലോകമുണരും നീ രാഗമാകുമെങ്കിൽ
കാളിന്ദിപോലുമാലീലരാഗമോലുന്ന ചേലിലൊഴുകും
ഗോപവൃന്ദങ്ങൾ നടനമാടുമീ ശ്യാമതീരങ്ങളിൽ (2)
വർണ്ണമേഘങ്ങൾ പീലിനീർത്തുമീ സ്നേഹവാടങ്ങളിൽ (2)

(പ്രേമോദാരനായ്)

809

Babu Edakochi

ബന്ധുവാര് ശത്രുവാര്

ബന്ധുവാര് ശത്രുവാര്
ബന്ധനത്തിന് നോവറിയും കിളിമകളേ പറയൂ
(ബന്ധുവാര്...)
അരങ്ങത്ത് ബന്ധുക്കൾ അവർ
അണിയറയിൽ ശത്രുക്കൾ (2)
(ബന്ധുവാര്...)

മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി മുഖമെന്ന് പഴമൊഴി
മനസ്സിനെ മറയ്ക്കുന്ന മുഖമെന്ന് പുതുമൊഴി (മനസ്സിന്റെ..)
പുറമേ പുഞ്ചിരിയുടെ പൂമാലകൾ എരിയുന്നു..(2)
അകലേ കുടിപ്പകയുടെ തീ ജ്വാലകൾ എരിയുന്നു
ഇവിടെ അച്ഛനാര് മകനാര് കിളിമകളേ
എല്ലാം പണം നടത്തും ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനങ്ങൾ...(2)
(ബന്ധുവാര്...)

അകലേ കാണുമ്പോൾ സുന്ദരമാം മന്ദിരം
അകപ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങൾക്കതുതാൻ കാരാഗ്രഹം ..(അകലേ..)
നിലകൾ എണ്ണുവതിൻ കഥയെന്ത് പൊരുളെന്ത് (2)
ഹൃദയലയം കാണും കുടിലേ മണിമാളിക
ഇവിടെ സ്നേഹമെന്നാൽ സ്വർണ്ണമാണ് കിളിമകളേ
പ്രണയവും പരിണയവും വ്യാപാരം കിളിമകളേ
എല്ലാം പണം നടത്തും
ഇന്ദ്രജാലപ്രകടനങ്ങൾ...(2)
(ബന്ധുവാര്...)

ചിത്രം
ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
കെ.എസ്.ജോർജ്, സി.ഒ. ആന്റോ	വയലാർ	ദേവരാജൻ

810

ബലികുടീരങ്ങളേ

ബലികുടീരങ്ങളേ.....
ബലികുടീരങ്ങളേ ബലികുടീരങ്ങളേ
സ്മരണകളിരമ്പും രണസ്മാരകങ്ങളേ
ഇവിടെ ജനകോടികൾ ചാർത്തുന്നു നിങ്ങളിൽ
സമരപുളകങ്ങൾതൻ സിന്ദൂരമാലകൾ
(ബലികുടീരങ്ങളേ...)

ഹിമഗിരിമുടികൾ കൊടികളുയർത്തീ
കടലുകൾ പടഹമുയർത്തീ (2)
യുഗങ്ങൾ നീന്തി നടക്കും ഗംഗയിൽ
വിരിഞ്ഞു താമരമുകുളങ്ങൾ (2)
ഭൂപടങ്ങളിലൊരിന്ത്യ നിവർന്നു
ജീവിതങ്ങൾ ഉടലൂരിയെറിഞ്ഞു (2)
ചുണ്ടിൽ ഗാഥകൾ കരങ്ങളിലിപ്പൂ-
ച്ചെണ്ടുകൾ പുതിയ പൌരനുണർന്നൂ (2)
(ബലികുടീരങ്ങളേ...)

തുടിപ്പൂ നിങ്ങളിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ
ചരിത്രമെഴുതിയ ഹൃദയങ്ങൾ (2)
കൊളുത്തി നിങ്ങൾ തലമുറ തോറും
കെടാത്ത കൈത്തിരി നാളങ്ങൾ (2)
നിങ്ങൾ നിന്ന സമരാങ്കണഭൂവിൽ
നിന്നണിഞ്ഞ കവചങ്ങളുമായി (2)
വന്നു ഞങ്ങൾ മലനാട്ടിലെ മണ്ണിൽ
നിന്നിതാ പുതിയ ചെങ്കൊടി നേടി (2)
(ബലികുടീരങ്ങളേ...)

നാടകം
വിശറിക്ക് കാറ്റു വേണ്ട

811

ഭഗവാനൊരു കുറവനായി

ഭഗവാനൊരു കുറവനായി
ശ്രീപാർവതി കുറത്തിയായി
ധനുമാസത്തിൽ തിരുവാതിര നാൾ
തീർഥാടനത്തിനിറങ്ങീ അവർ
ദേശാടനത്തിനിറങ്ങീ

(ഭഗവാനൊരു...)

കാശ്മീരിലെ പൂവുകൾ കണ്ടു
കന്യാകുമാരിയിൽ കാറ്റു കൊണ്ടു
നാടുകൾ കണ്ടു നഗരങ്ങൾ കണ്ടു
നന്മയും തിന്മയും അവർ കണ്ടു

(ഭഗവാൻ..)

ആശ്രമങ്ങൾ കണ്ടു അമ്പലങ്ങൾ കണ്ടു
പണക്കാർ പണിയിച്ച പൂജാമുറികളിൽ
പാല്പായസമുണ്ടു അവർ
പലപല വരങ്ങൾ കൊടുത്തു
കൈമൊട്ടുകൾ കൂപ്പിയും കൊണ്ടേ
കണ്ണീരുമായ് ഞങ്ങൾ കാത്തു നിന്നു
പാവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർഥിച്ചതൊന്നും
ദേവനും ദേവിയും കേട്ടില്ല....

(ഭഗവാനൊരു...)

ചിത്രം
വാഴ്വേ മായം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, സെൽമ ജോർജ്ജ്	ഒ.എൻ.വി.	എം.ബി.ശ്രീനിവാസൻ

812
ഭരതമുനിയൊരു

Babu Okkochi

കദളീവനങ്ങളിൽ പാടുന്ന കിളിത്തത്തേ
കഥകളുറങ്ങുമീ മണ്ണിന്റെ മണിമുത്തേ
ഇനിയുമൊരു കഥ പറയാൻ പോരൂ
കതിർ മണികൾ കനികളും നേദിക്കാം പോരൂ തത്തേ
ഇവിടെയുറങ്ങുന്ന ശിലയായഹല്യമാർ
ഇനിയും തോർന്നീലല്ലോ ഭൂമികന്യതൻ കണ്ണീർ
അപമാനിതയായ പാഞ്ചാലിയുടെ ശാപ-
ശപഥങ്ങൾതൻ കഥ ഇവിടെത്തുടരുന്നു
മലർക്കുമ്പിളിലൊരു മാതളക്കനിയുമായ്
വിളിപ്പൂ കാലം കഥ തുടരൂ നീയെൻ തത്തേ ...

ഭരതമുനിയൊരു കളം വരച്ചു
ഭാസകാളിദാസൻ കരുക്കൾ വച്ചു
കറുപ്പും വെളുപ്പും കരുക്കൾ നീക്കി
കാലം കളിക്കുന്നു ആരോ
കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു
ചിരിക്കും, കരയും
അടുക്കും അകലും
കരുക്കളീ നമ്മളല്ലേ?
കാണികൾ, കളിക്കാർ, നമ്മളല്ലേ?
(ഭരതമുനി..)

ഇണങ്ങും പിണങ്ങും
ഇണവേർപിരിയും,
നിഴലുകൾ നമ്മളല്ലേ?
നിഴലുകളാടും അരങ്ങിതല്ലേ?
(ഭരതമുനി..)

ചിത്രം
യവനിക

Babu Edakochi

ഭാരതമെന്നാൽ

ഭാരതമെന്നാൽ പാരിൻ നടുവിൽ
കേവലമൊരു പിടി മണ്ണല്ല
ജനകോടികൾ നമ്മെ നാമായ് മാറ്റിയ ജന്മഗൃഹമല്ലോ

(ഭാരതമെന്നാൽ..)

വിരുന്നു വന്നവർ ഭരണം പറ്റി മുടിഞ്ഞു പണ്ടീ വീടാകെ
വീട്ടു പുതുക്കിപ്പണിയും വരെയും വിശ്രമമില്ലിനിമേൽ
വീട്ടു പുതുക്കിപ്പണിയും വരെയും വിശ്രമമില്ലിനിമേൽ
തുടങ്ങി വച്ചു നാമൊരു കർമ്മം തുഷ്ടി തുളുമ്പും ജീവിത ധർമ്മം
സ്വതന്ത്ര ഭാരത വിശാല ഹർമ്മ്യം സുന്ദരമാക്കും നവകർമ്മം
സ്വതന്ത്ര ഭാരത വിശാല ഹർമ്മ്യം സുന്ദരമാക്കും നവകർമ്മം

(ഭാരതമെന്നാൽ..)

ഗ്രാമം തോറും നമ്മുടെ പാദം ക്ഷേമം വിതറി നടക്കട്ടെ
കൂരകൾ തോറും നമ്മുടെ കൈത്തിരി കൂരിരുൾ കീറി മുറിക്കട്ടെ
അടി പതറാതെ ജനകോടികൾ പുതുപുലരിയിലേക്കു കുതിക്കട്ടേ
അലസതയരുതേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അരികെ അരികെ അരികെ..
അലസതയരുതേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അരികെ അരികെ അരികെ

(ഭാരതമെന്നാൽ..)

പാടിയത്
ശ്രീനിവാസൻ, സുജാത

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
രമേഷ് നാരായൺ

814
ഭാസുരി ഭാസുരി

ഭാംസുരി ഭാംസുരി
ഭാംസുരി ശ്രുതി പോലെ നിൻ സ്വരം കേൾക്കെ
ഒരുപാടെനിക്കിഷ്ടമായി (2)
അതു ചേർന്നു കേൾക്കും സാന്ദ്ര-
മൃദംഗമെൻ ജീവന്റെ ആദി താളം
ഓ... ഭാംസുരി... ഭാംസുരി...
ആഷാഢ പൗർണമിയിലീറൻ നിലാവിൽ
നിൻ മുഖം ഏറെ ഇന്നിഷ്ടമായി
നിൻ പ്രണയ ചന്ദ്രൻ വീണ മയങ്ങുന്ന
നീലത്തടാകമിന്നെന്റെ ഹൃദയം
ഓ.. ഭാംസുരി... ഭാംസുരി..ഉം..ഉം...
(ഭാസുരി ശ്രുതി ..)

മഴമേഘ കുളിരിൽ മതിമറന്നാടുന്ന
ഹർഷമയൂരമാണെന്റെ ജന്മം
ആശാമയൂരമായ് നീ പീലി നീർത്തവേ
ഒരു പീലിയാകുവാൻ എന്തു മോഹം
ഓ.. ഭാംസുരി..ഭാംസുരി ഉം..ഉം
ഭാംസുരി ശ്രുതി പോലെ നിൻ സ്വരം കേൾക്കെ
ഒരുപാടെനിക്കിഷ്ടമായി (2)
അതു ചേർന്നു കേൾക്കും സാന്ദ്ര
മൃദംഗമെൻ ജീവന്റെ ആദി താളം
ആ ആ ഓ..
ഓ... ഭാംസുരി... ഭാംസുരി...ഭാംസുരി...
ഭാംസുരി... ഭാംസുരി... ഭാംസുരി..
ഈ യാ ഭാംസുരീ....

ചിത്രം
രാത്രിമഴ

പാടിയത്
മാധുരി

രചന
ഓ.എൻ.വി

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

815

Babu Edakochi

ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ച

ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ച ദേവാംഗനയൊരു
പൂവിന്റെ ജന്മം കൊതിച്ചു
ഒരുവരുമറിയാതെ വന്നു.. മണ്ണിൽ
ഒരു നിശാഗന്ധിയായ് കൺ തുറന്നു

(ഭൂമിയെ.....)

പിൻനിലാവിറ്റിറ്റു വീണ കന്നിമണ്ണിനായ്
ആരോ ചുരന്ന നറും പാലിലെങ്ങോ
കരിനിഴൽ പാമ്പിഴഞ്ഞു
കാലം നിമിഷ ശലഭങ്ങളായ് നൃത്ത -
ലോലം വലം വെച്ചു നിന്നു (2)

(ഭൂമിയെ.....)

സുസ്മിതയായവൾ നിന്നു..മൂക
നിഷ്പന്ദഗന്ധർവ്വ ഗീതമുറഞ്ഞൊരാ
ശില്പത്തിൻ സൌന്ദര്യമായ് വിടർന്നു
സ്നേഹിച്ചു തീരാത്തൊരാത്മാവിൻ ഉൾക്കട
ദാഹവുമായവൾ നിന്നു... (2)

(ഭൂമിയെ....)

ചിത്രം
നീയെത്ര ധന്യ

പാടിയത്
താജുദ്ദീൻ വടകര

രചന
കുഞ്ഞുമൂസ നാസർ

സംഗീതം
താജുദ്ദീൻ വടകര

816

Babu Edakochi

മംഗല്യം കഴിക്കാതെ

മംഗല്യം കഴിക്കാതെ അന്ന നാം പിരിഞ്ഞില്ലേ
ആശകളായിരം നിനക്കന്ന നൽകി ഞാൻ
കരളെ മറന്നാലും നീയെന്നെ വെറുക്കല്ലേ
എന്നും ഞാനേകനാണെടീ മുല്ലേ
ഇന്നും ഞാനേകനാണ്
(മംഗല്യം...)

മറക്കുവാനാവില്ല മരിക്കാനും ആവില്ല
സഖി നീ ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തിൽ
നിന്നെ പിരിഞ്ഞുള്ള നാൾ തൊട്ടെന്നിൽ
ഓർമ്മകൾ മാത്രം കൂട്ടിന്നായ്
മുല്ലേ മുല്ലേ നീ ഇന്നെവിടെ
കാണാൻ കണ്ണും കരളും കൊതിച്ചു

(മംഗല്യം...)

ഞാൻ കണ്ട ആയിരം ആശകളെല്ലാം
ഖബറടക്കി ഞാൻ എൻ ഖൽബിൽ
ആരാരുമറിയാതെ ആരോടും പറയാതെ
അടക്കിപ്പിടിച്ചു ഞാനെൻ നൊമ്പരങ്ങൾ
മുല്ലേ മുല്ലേ നീ ഇന്നെവിടെ
കാണാൻ കണ്ണും കരളും കൊതിച്ചു

(മംഗല്യം...)

ആൽബം
ഖൽബാണ് ഫാത്തിമ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ശ്രീകുമാരൻതമ്പി

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

മംഗളം നേരുന്ന ഞാൻ

മംഗളം നേരുന്ന ഞാൻ മനസ്വിനി
മംഗളം നേരുന്ന ഞാൻ
അലിഞ്ഞു ചേർന്നതിൻ ശേഷമെൻ ജീവനെ
പിരിഞ്ഞു പോയ് നീ എങ്കിലും ഇന്നും

(മംഗളം...)

നിറയുമീ ദു:ഖത്തിൻ ചുടുനെടുവീർപ്പുകൾ
നിൻ മുന്നിൽ തെന്നലായ് ഒഴുകട്ടെ (2)
ആ പുണ്യ ദാമ്പത്യ വർണ്ണവല്ലരിയിൽ
ആനന്ദമുകുളങ്ങൾ ജനിക്കട്ടേ ജനിക്കട്ടേ....

(മംഗളം....)

എവിടെയാണെങ്കിലും നിന്റെ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ
ഏഴ വർണ്ണങ്ങളും വിടർത്തട്ടെ (2)
എന്നുമാ ജീവിത പൊന്മണിവീണയിൽ
സുന്ദരസ്വരധാരയുതിരട്ടെ ഉതിരട്ടെ...

(മംഗളം....)

ചിത്രം
ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ബിച്ചുതിരുമല

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

818

മകളേ പാതി മലരേ

മകളേ പാതി മലരേ നീ
മനസ്സിലെന്നെ അറിയുന്നു (2)
കനവും പോയ ദിനവും നിൻ
ചിരിയിൽ വീണ്ടുമുണരുന്നു
ഈ കൊതുമ്പു കളിയോടം
കാണാത്ത തീരമണയുന്നു
(മകളേ..)

കുഞ്ഞുതാരമായ് ദൂരെ വന്നു നീ
മിന്നി നിന്നിരുന്നോമനേ
അന്നുറങ്ങാത്ത രാത്രിയിൽ നിന്റെ -
ഓർമ്മതൻ നോവറിഞ്ഞു ഞാൻ
തഴുകി വീണ്ടുമൊരു തളിരു പാൽനിലാ-
ഒളിനുറുങ്ങുപോൽ എന്നെ നീ
അലസ മൃദുലമഴകേ
ആരിരാരാരി രാരിരോ ആരിരാരാരി രാരിരോ
(മകളേ..)

ഇന്നിതായെന്റെ കൈക്കുടന്നയിൽ
പഴയ പൂനിലാ താരകം
ഒരു പളുങ്കുപൊൻചിമിഴിനുള്ളിലെ
മൺചെരാതിന്റെ നാളമായ്
കതിരിടുമ്പോഴും കാറ്റിലാടാതെ
കാത്തിടും മനം കണ്മണി
ഹൃദയമിവിടെ നിറയും ഇനിയുറങ്ങാരിരാരിരോ
ആരിരാരാരി രാരിരോ ആരിരാരാരി രാരിരോ

ചിത്രം
ചമ്പക്കുളം തച്ചൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം	ബിച്ചു തിരുമല	ജെറി അമൽദേവ്

Babu Edakochi

മഞ്ചാടിക്കുന്നിൻ

മഞ്ചാടിക്കുന്നിൻ മണിമുകിലുകൾ ദൂരെ
മഞ്ചാടിക്കുന്നിൻ മണിമുകിലുകൾ വന്നു
പീലിവീശിയാടിടുന്ന മൂകം തെയ്യം തെയ്യം
(മഞ്ചാടി...)

അത്തിപ്പഴക്കാടും ചുറ്റി തെറ്റിപ്പൂ ചൂടി
ആ..ആ..ആ
അത്തിപ്പഴക്കാടും ചുറ്റി തെറ്റിപ്പൂ ചൂടി
കറ്റച്ചുരുൾ വേണി നീ പോകുമ്പോൾ
പാടുന്ന കാടും കാട്ടാറും
(മഞ്ചാടി...)

ആ..ആ..ആ...
മുറ്റത്തൊരു പന്തൽ കെട്ടീ മുത്തുക്കുട ചൂടീ (2)
മുത്തുക്കിളീ നിന്നെ ഞാൻ വരവേൽക്കും
എന്നുള്ളിൽ വീണ്ടും പൂക്കാലം
(മഞ്ചാടി...)

ആ..ആ...ആ
തത്തക്കിളിച്ചുണ്ടൻ വള്ളം തത്തി തത്തി നീന്തും
അക്കരയ്ക്കു പോകാനായ് പോരാമോ
ഓരോരോ തീരം തേടാമോ
(മഞ്ചാടി..)

ചിത്രം
മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

820

മഞ്ചാടി മണി കൊണ്ട്

മഞ്ചാടി മണി കൊണ്ട് മാണിക്യക്കുടം നിറഞ്ഞു
തില്ലാന പാടുന്ന വനമല കിളിയായ് മനസ്സ് തങ്കമനസ്സ്
ആരതി പൂംതിങ്കൾ ദൂരെ തൊഴുതുണർന്നു
കുളിരാം കുന്നിലായ് നിഴലൂർന്നു വീണ വഴി നീളെ
തുടിമഞ്ഞുതിർന്നു പോയ്

(മഞ്ചാടി..)

ചിറ്റോള ഞൊറികൾ
കിങ്ങിണി തോണിയിൽ മെല്ലെ തഴുകുമ്പോൾ
അലകളിൽ പുഞ്ചിരി നുരയുമ്പോൾ
ആൽത്തറകാവിലെ മണ്ഡപക്കോണിലായ്
മിഴികുമ്പി മൌനമാർന്നതെന്തേ കളമൊഴിയേ
അമ്പലമണികൾ തേടുകയായ് നിൻ ശ്രുതി മന്ത്രം
കാണാക്കൊമ്പിൽ സാന്ദ്രമൊഴുകി വേണുഗാനം

(മഞ്ചാടി...)

ആ നീല ലതയിൽ മധുരനൊമ്പരം ഇതളായ് മിഴിയുകയായ്
മിഴികളിൽ മിഴിനീർ മായുകയായ്
മാർഗഴിചേലുമായ് കാർത്തിക പന്തലിൽ
പൊൻവീണ മീട്ടി വന്ന ദേവീ.. ഋതുദേവി
തിരുവായ് മൊഴിയായ് പൂമാവിൻ സ്വരജതിയെവിടെ
നീരാഞ്ജനമായ് ശ്രീ വിടർത്തും ദീപമെവിടേ

(മഞ്ചാടി...)

ചിത്രം
ആധാരം

പാടിയത് യേശുദാസ്	രചന വയലാർ	സംഗീതം രാഘവൻ

Babu Edakochi

മഞ്ജുഭാഷിണീ

മഞ്ജുഭാഷിണീ മണിയറ വീണയിൽ
മയങ്ങിയുണരുന്നതേതൊരു രാഗം
ഏതൊരു ഗീതം...ഓ...

(മഞ്ജുഭാഷിണീ)

നാദസിരകളിൽ പ്രിയദർശിനീ നിൻ
മോതിരക്കൈവിരൽ ഒഴുകുമ്പോൾ
താനെ പാടാത്ത തന്ത്രികളുണ്ടോ
താളം പിടിക്കാത്ത ഹൃദയമുണ്ടോ

(മഞ്ജുഭാഷിണീ)

രാഗസരസ്സിതിൽ പ്രാണസഖീ നിൻ
രാജീവനയനങ്ങൾ വിടരുമ്പോൾ
വാരിച്ചൂടാത്ത മോഹങ്ങളുണ്ടോ
കോരിത്തരിക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടോ

(മഞ്ജുഭാഷിണീ)

ചിത്രം
കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മ

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
എസ്.ബാലകൃഷ്ണൻ

822

മഞ്ഞക്കണിക്കൊന്നകൊമ്പിലെ

മഞ്ഞക്കണിക്കൊന്നകൊമ്പിലെ മണിക്കുടെങ്ങു പോയ്
കുഞ്ഞിക്കുയിൽ പെണ്ണു പാടുമീ മഴപ്പാട്ടെങ്ങു പോയ്
ഉള്ളിൽ തുള്ളുമീണവും നെഞ്ചിൽ കൊട്ടും താളവും
കണ്ണിൽ പൂക്കും സ്വപ്നവും കന്നി കാറ്റിന്നെങ്ങു പോയ്
കണ്ണാടി ചില്ലോലും കാണാത്ത കണ്ണീർപ്പൂവേ
ഏതോ നിലാ കുളിർ പൂന്തിങ്കളായ്
ഒരു മൂകരാത്രിയിൽ എന്നെ തേടി വന്ന നീ
ആരും തരാ മലർ പൂച്ചെണ്ടുമായ്
എന്റെ രാഗജാലകം മെല്ലെ നീ തുറക്കവേ
നാണം തിരി നീട്ടും മിഴി നാളം നിൻ മുന്നിൽ
നാലമ്പലമേറ്റും ശുഭ ദീപം പോൽ മിന്നി
നെടുവീർപ്പോടെ ഞാൻ വിറയാർന്നീടവേ
ചുടുബാഷ്പങ്ങളാൽ ഉടൽ വിങ്ങീടവേ
എന്റെ മനസ്സിൻ അമൃതു സ്വരം വിരിഞ്ഞൊരുങ്ങി
(മഞ്ഞക്കണി....)
ഓരോ കിനാകണി മഞ്ഞു കോവിലും
ഒരു ദേവഗീതമായി പിന്നെ വീണലിഞ്ഞു നാം
നീളും നിഴൽ പുതു പാതിരാവിലും
ഒരു ശ്യാമവീണയായ് സ്വയമേറ്റു പാടി നാം
കാതിൽ കുളിർ വാക്കാൽ കഥയോതി കളിയാക്കി
കാണാ കടലോളം മതിയാവോളം നീന്തി
ഇതു കണ്ണീരുമായ് നോവും കുഞ്ഞോർമ്മയായ്
ഇളം വെൺ തൂവലിൽ പൊള്ളും തീ വേനലായ്
എന്റെ മിഴികൾ നനയും
കന്നി കനൽ മഴയായ്
(മഞ്ഞക്കണി....)

ചിത്രം
ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

823

മഞ്ഞക്കിളിയുടെ

മഞ്ഞക്കിളിയുടെ മൂളിപ്പാട്ടുണ്ടേ
മനസ്സിനുള്ളിൽ മാരിക്കാവടിയാട്ടം ചിന്തുണ്ടേ (2)
തിരിയഞ്ചും തെളിയുന്ന മിഴികളുണ്ടേ
ചിരിക്കുമ്പോൾ ചിലമ്പുന്ന ചിലങ്കയുണ്ടേ
വലം കൈയ്യിൽ കുസൃതിയ്ക്ക് വളകളുണ്ടേ
(മഞ്ഞ..)

വരമഞ്ഞൾ തേച്ചു കുളിക്കും പുലർകാലസന്ധ്യേ നിന്നെ
തിരുതാലി ചാർത്തും കുഞ്ഞു മുകിലോ തെന്നലോ
മഞ്ഞാട മാറ്റിയുടുക്കും മഴവിൽ തിടമ്പേ നിന്റെ
മണിമാറിൽ മുത്തും രാത്രി നിഴലോ തിങ്കളോ
കുട നീർത്തും ആകാശം കുടിലായി നില്പൂ ദൂരേ
പൊഴിയാക്കിനാവെല്ലാം മഴയായ് തുളുമ്പും ചാരെ
ഒരു പാട്ടു സ്നേഹം തേടും മനസ്സിൻ പുണ്യമായ്
(മഞ്ഞ..)

ഒരു കുഞ്ഞു കാറ്റു തൊടുമ്പോൾ കുളിരുന്ന കായൽ പെണ്ണിൻ
കൊലുസിന്റെ കൊഞ്ചൽ നെഞ്ചിലുണരും രാത്രിയിൽ
ഒരു തോണിപ്പാട്ടിലലിഞ്ഞെൻ മനസ്സിന്റെ മാമ്പൂ മേട്ടിൽ
കുറുകുന്ന മെല്ലെ കുഞ്ഞു കുരുവാൽ മൈനകൾ
മയിൽപീലി നീർത്തുന്ന മധുമന്ദഹാസം ചുണ്ടിൽ
മൃദുവായ് മൂളുന്ന മുളവേണുനാദം നെഞ്ചിൽ
ഒരു പാട്ടു സ്വപ്നം കാണും മനസ്സിൻ പുണ്യമായ്
(മഞ്ഞ..)

ചിത്രം
കന്മദം

പാടിയത്
ശ്രീകുമാർ

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

824

മഞ്ഞക്കുഞ്ഞികാതുള്ള

നീണ്ട പീലി വാഴും കുഞ്ഞു കൺകളും
ഇമ്പമോടെ മ്യാവൂ മ്യാവൂ മൂളിപ്പാട്ടുമായ്
ആശ പോലെ നീളും മീശയുള്ളവൻ
ആരു നീ കുരുന്നേ ചാരെ വന്ന പോയ്

മഞ്ഞക്കുഞ്ഞികാതുള്ള ചക്കിപ്പൂച്ചക്ക്
ചക്കര തിന്നാനുള്ളിൽ മോഹമുദിച്ചല്ലോ
പമ്മിപമ്മി പാഞ്ഞിട്ടും പാവം നിന്നിട്ടും
ഇത്തിരിയിത്തിരിയോളം ചക്കര കിട്ടീലാ
ഒടുക്കമാ പാവം പടിയിറങ്ങി
അടുക്കള തോറും നിര നിരങ്ങി
കൊതി കൊണ്ടു നാക്കിൽ കടലിരമ്പി
ഇരുട്ടിനു കൂട്ടായ് പതു പതുങ്ങി
താഴത്തെ വീട്ടിൽ കടന്നു ചെന്ന്
തേനൊലി പാൽക്കുടം വീണുടച്ച്
വട്ടപ്പാത്രം തട്ടി പൊട്ടിയ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടോടിയടുത്തൊരു
പൊട്ടക്കണ്ണി പെണ്ണൊരു മുട്ടൻ വടി കൊണ്ടടിയായ്
ചടപട അടിപൊടിയായ് (മഞ്ഞക്കുഞ്ഞി....)
അര തുടം ചക്കര കിടച്ചുമില്ലാ
അടിയുടെ നൊമ്പരം കുറഞ്ഞുമില്ലാ
പൂക്കിരി ചങ്കരൻ കഥയറിഞ്ഞ്
പുതിയൊരുപായം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തേ
കാക്കിരി പാമ്പിനെ പിടിച്ചെടുത്ത്
പോക്കിരിപെണ്ണിനെ കൊതിപ്പിക്കണം
ചക്കര തേടി ചുറ്റി നടന്നൊരു ചടപട ചാട്ടം
ചക്കിപ്പൂച്ചക്കമ്പട അപ്പട പടപടയടിയും
പാമ്പിൻ കടിയും തരികിട തിമികിട തോം
(മഞ്ഞക്കുഞ്ഞി...)

ചിത്രം
മിന്നാരം

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
ജെറി അമൽദേവ്

825
മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ

മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ ഒരു കിങ്ങിണിത്തുമ്പിൽ
താനിരുന്നലിഞ്ഞാടിടുന്നൊരു സുമംഗലിക്കുരുവി
ഇണയെവിടെ തുണയെവിടെ
ഇണയെവിടെ തുണയെവിടെ സിന്ദൂരക്കുരുവീ
മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ ഒരു കിങ്ങിണിത്തുമ്പിൽ
താനിരുന്നലിഞ്ഞാടിടുന്നൊരു സുമംഗലിക്കുരുവി
ഇണയെവിടെ തുണയെവിടെ
ഇണയെവിടെ തുണയെവിടെ സിന്ദൂരക്കുരുവീ
(മഞ്ഞണി)
മഞ്ഞിൽ മുങ്ങി തെന്നൽ വന്ന മാവേലിക്കാവിൽ
ഒറ്റയ്ക്കൊരു കൊമ്പിൽ കിളിക്കൂട്ടം കൂട്ടി നീ
മഞ്ഞിൽ മുങ്ങി തെന്നൽ വന്ന മാവേലിക്കാവിൽ
ഒറ്റയ്ക്കൊരു കൊമ്പിൽ കിളിക്കൂട്ടം കൂട്ടി നീ
ചൊടിയിണകളിലമൃതമൊടവനതുവഴി വന്നു
ഒരു ചെറു കുളിരലയിളകി നിന്നോമൽ കരളിൽ
മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ ഒരു കിങ്ങിണിത്തുമ്പിൽ
താനിരുന്നലിഞ്ഞാടിടുന്നൊരു സുമംഗലിക്കുരുവി
ഇണയരികിൽ തുണയരികിൽ സിന്ദൂരക്കുരുവീ
(മഞ്ഞണി)

കണ്ണും കടക്കണ്ണും കഥ കൈമാറും നേരം
സിരകളിലെങ്ങോ കല്യാണ മേളം
കണ്ണും കടക്കണ്ണും കഥ കൈമാറും നേരം
സിരകളിലെങ്ങോ ഒരു കല്യാണ മേളം
മണിച്ചിറകടിച്ചവനോടൊപ്പമങ്ങകലെയെങ്ങാനും
പറന്നുയരണമിനിയൊരു നാൾ സിന്ദൂരക്കുരുവീ
(മഞ്ഞണി)

ചിത്രം
മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ

Babu Edakochi

മഞ്ഞണിപ്പൂനിലാവ്

മഞ്ഞണിപ്പൂനിലാവ് പേരാറ്റിൻ കടവിങ്കൽ
മഞ്ഞളരച്ചുവെച്ച് നീരാട്ടുമ്പോൾ
മഞ്ഞണിപ്പൂനിലാവ്...
എള്ളെണ്ണ മണം വീശും എന്നുടെ മുടിക്കെട്ടിൽ
മുല്ലപ്പൂ ചൂടിച്ച വിരുന്നുകാരാ
ധനുമാസം പൂക്കൈത മലർചൂടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ
അങ്ങയെ കിനാവു കണ്ട് കൊതിച്ചിരിക്കും

(മഞ്ഞണി)

പാതിരാപ്പാലകൾ തൻ വിരലിങ്കൽ പൗർണ്ണമി
മോതിരമണിയിക്കും മലർമാസത്തിൽ
താന്നിയൂരമ്പലത്തിൽ കഴകക്കാരനെപ്പോലെ
താമരമാലയുമായ് ചിങ്ങമെത്തുമ്പോൾ
ഒരു കൊച്ചുപന്തലിൽ ഒരു കൊച്ചുമണ്ഡപം
പുളിയിലക്കരമുണ്ടും കിനാവു കണ്ടു

(മഞ്ഞണി)

ചിത്രം
നഗരമേ നന്ദി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജയചന്ദ്രൻ	ഭാസ്കരൻ	ദേവരാജൻ

827

Babu Edakochi

മഞ്ഞലയിൽ

മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങിത്തോർത്തി
മധുമാസ ചന്ദ്രിക വന്നു
നിന്നെ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ
നീ മാത്രം വന്നില്ലല്ലോ
പ്രേമചകോരി ചകോരി ചകോരി

(മഞ്ഞലയിൽ..)

കർണ്ണികാരം പൂത്തു തളിർത്തു
കല്പനകൾ താലമെടുത്തു (2)
കണ്മണിയെ കണ്ടില്ലല്ലോ
എന്റെ സഖി വന്നില്ലല്ലോ
കണ്ടവരുണ്ടോ... ഉണ്ടോ ..ഉണ്ടോ...

(മഞ്ഞലയിൽ.)

കഥ മുഴുവൻ തീരും മുൻപേ
യവനിക വീഴും മുൻപേ (2)
കവിളത്തു കണ്ണീരോടെ
കദനത്തിൻ കണ്ണീരോടെ
കടന്നവല്ലോ അവൾ നടന്നവല്ലോ

(മഞ്ഞലയിൽ...)

ചിത്രം
കളിത്തോഴൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ, വേണുഗോപാൽ, മിൻമിനി	ബിച്ചുതിരുമല	രാജാമണി

മഞ്ഞിൻ ചിറകുള്ള

മഞ്ഞിൻ ചിറകുള്ള വെള്ളരിപ്രാവേ
ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തിരയുന്നതെന്തേ
മൗനം മയങ്ങുന്ന മോഹങ്ങളാണോ
ദുവൽത്തുമ്പിലെ സിന്ദൂരമാണോ....

നളിനങ്ങൾ നീന്തുന്ന നയനങ്ങളിൽ
നിഴൽ പോലെ വന്നു ഞാനേഴഴകേ
പവിഴങ്ങൾ ചോരുന്ന ചുണ്ടിൽ നിന്നും
പൊഴിയുന്നതെന്നുമെൻ നാമമല്ലേ
അറിയാതെ കാൽവിരൽ കുറിമാനമെഴുതുന്നുവോ..
ദേവീ..ദേവീ..ദേവീ....
[അമ്മലയില് പൊമ്മലയിലൊരോമൽക്കുട്ടിൽ
ചേക്കേറും കിളിയമ്മേപ്പോൽ-കുള്ള കുള്ള]

അതിലോല മോതിരക്കൈ നണഞ്ഞെൻ
അകതാരിൽ പെയ്തു നീ പൂമഴയായ്
മഴവില്ലു ലാളിച്ച നിന്റെ മുന്നിൽ
മിഴി പീലി വീശിടുന്നോമലാളേ
ശ്രുതിയാണു ഞാൻ-എന്നിലലിയുന്ന ലയമാണു നീ
ദേവീ..ദേവീ..ദേവീ....
[അമ്മലയില് പൊമ്മലയിലൊരോമൽക്കുട്ടിൽ
ചേക്കേറും കിളിയമ്മേപ്പോൽ - കുള്ള കുള്ള

ചിത്രം
സ്വാഗതം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
സുജാത	എസ്.രമേശൻ നായർ	വിദ്യാസാഗർ

829

മഞ്ഞു പെയ്യണ മരം

മഞ്ഞു പെയ്യണ മരം കുളിരണ മകരമാസപ്പെണ്ണേ
മലയിറങ്ങി പുഴയിറങ്ങി വാ
കുഞ്ഞു നെഞ്ചിലെ കുയിലുറങ്ങണ കുളിരു വിൽക്കും കാറ്റേ
കുവലത്തിനു കണ്ണു പൊത്താൻ വാ
കണ്ണൻ വന്നെത്തും നേരം കണ്ണിൽ കടലിന്റെ താളം
ഇരവാം പയ്യിന്റെ പാലോ മധുരം പൂന്തേൻ നിലാവോ
നിറ നിറയണ പത പതയണ കാത്തിരിക്കും നെഞ്ചിൽ
(മഞ്ഞു...)
കണ്ണെഴുതി പൊട്ടു തൊട്ടാൽ കള്ളനെയും കാത്തിരുന്നാൽ
കാലം കരകവിയും കാളിന്ദി പോലെ
കൈ നിറയെ വളയണിഞ്ഞാൽ കാലിൽ കൊലുസണിഞ്ഞാൽ
കാതിൽ സരിഗമ ഒരു പാൽപുഴ പോലെ
പുലരിമഞ്ഞിൻ സൂര്യകാന്തികൾ
കൈമാറ്റു തന്ന പുടവ ചുറ്റി ഉടൽ പൊതിയുമ്പോൾ
അണിവിളക്കിൻ ശാഖനാളമായ്
നിൻ മുന്നിലിന്നു കുട നിറഞ്ഞു വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ
മറുപടി നീ ചൊല്ലാത്തെന്തേ മണിമുകിലേ പെയ്യാത്തെന്തേ
മിണ്ടാപ്പെണ്ണിനെ കണ്ടാകൊള്ളൂലേ
(മഞ്ഞു...)
പൊന്നെടുത്ത് മെയ് ചമച്ച് പൂവെടുത്തു മിഴി വരച്ച്
പുണ്യം കൗമാരത്തിനു സിന്ദൂരം തന്നു
നീലമുകിൽ മുടിയണിഞ്ഞു ബാസുരി കുറി തെളിഞ്ഞു
തോഴീ നിന്നെ കാണാൻ പൂക്കാലം വന്നു
അണിയണിയായ് അരയന്നക്കൂട്ടം ഈ കാൽച്ചുവട്ടിൽ
നട പഠിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ
നിരനിരയായ് പയ്യുകളെല്ലാം ആ കാമുകന്റെ
കുഴൽ വിളി കാതോർത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ
ഇനിയുമവൻ വൈകാനെന്തേ ഇതൾ മിഴിയും വാടാനെന്തേ
ഇല്ലത്തമ്മേ പൊല്ലാപ്പാവല്ലേ
(മഞ്ഞു...)

ചിത്രം
ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ	ഓ.എൻ.വി	ഔസേപ്പച്ചൻ

830

Babu Edakochi

മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന രാത്രിയിൽ

മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന രാത്രിയിൽ - എന്റെ
മൺചിരാതും കെടുത്തീ ഞാൻ
അമ്മ കൈവിട്ട പിഞ്ചുപൈതലൊ-
ന്നെൻ മനസ്സിൽ കരഞ്ഞുവോ
എൻ മനസ്സിൽ കരഞ്ഞുവോ

(മഞ്ഞുപെയ്യുന്ന...)

സ്വർണ്ണപുഷ്പങ്ങൾ കൈയ്യിലേന്തിയ
സന്ധ്യയും പോയ് മറഞ്ഞു
ഈറനാമതിൻ ഓർമ്മകൾ പേറി
ഈ വഴി ഞാനലയുന്നു
കാതിലിറ്റിറ്റു വീഴുന്നുണ്ടേതോ
കാട്ടുപക്ഷിതൻ നൊമ്പരം

(മഞ്ഞുപെയ്യുന്ന...)

കണ്ണു ചിമ്മുന്ന താരകങ്ങളേ
നിങ്ങളിൽ തിരയുന്നു ഞാൻ
എന്നിൽ നിന്നുമകന്നൊരാ സ്നേഹ -
സുന്ദര മുഖച്ഛായകൾ ....
വേദനയോടെ വേർപിരിഞ്ഞാലും
മാധുരി തൂകുമോർമ്മകൾ

(മഞ്ഞുപെയ്യുന്ന...)

ചിത്രം
പുറപ്പാട്

പാടിയത്
ശ്രീനിവാസ്

രചന
എസ്.രമേശൻ നായർ

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

831
മഞ്ഞുപോലെ മാൻകുഞ്ഞു

മഞ്ഞുപോലെ മാൻകുഞ്ഞു പോലെ
മുല്ലപോലെ നിലാചില്ലപോലെ (2)
അവൾ പഞ്ചവർണ്ണ പടവിൽ
കൊഞ്ചിയെത്തും കുളിരിൽ
തന്നന്നാന നന്നന്നാ നാ... നന നന്നന്നാന നന്നന്നാന
നന്നന്നാന നന്നന്നാ നന്നന്നാന നന്നന്നാനോ
മുത്തുപോലെ മുളം തത്തപോലെ
മിന്നൽപോലെ ഇളം തെന്നൽ പോലെ
മഞ്ഞുപോലെ മാൻകുഞ്ഞു പോലെ
മുല്ലപോലെ നിലാ ചില്ലപോലെ
അവൾ പഞ്ചവർണ്ണ പടവിൽ കൊഞ്ചിയെത്തും കുളിരിൽ
നെഞ്ചലിഞ്ഞ കിളി പോലെ
അവൾ അഞ്ചിതളിൽ പടരും പഞ്ചമത്തിൻ മടിയിൽ...
ഇണങ്ങുന്ന മഴയോ തമ്മിൽ പിണങ്ങുന്ന പുഴയോ
തളിരിട്ട ലതയോ അവൾ ദാവണി കുടമോ (2)
മഴവില്ലിൻ തിടമ്പോ മദനപൂവരമ്പോ
തംബുരു ഞരമ്പോ കണ്ണിൽ താമര കുറുമ്പോ
ഒരു കുട തണലിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാരോ
(അവൾ പഞ്ചവർണ്ണ.....പുഞ്ചിരിക്കും പൂപോലെ)
മുത്തുപോലെ തത്ത പോലെ മിന്നൽ പോലെ തെന്നൽ പോലെ
ഉദയത്തിൻ മുഖമോ എൻ ഉയിരിന്റെ സുഖമോ
അലിയുന്ന ശിലയോ അവൾ ആവണി കുളിരോ (2)
തിരതല്ലും കടലോ തിരിയിട്ട വിളക്കോ
തിലകത്തിൻ മുഴപ്പോ നിറം തിങ്കളിൻ വെളുപ്പോ
മറന്നിട്ട മനസ്സിൽ മയങ്ങുന്നതാരോ
(അവൾ പഞ്ചവർണ്ണ.....പുഞ്ചിരിക്കും പൂപോലെ)
മഞ്ഞു പോലെ മുല്ല പോലെ നിലാ ചില്ലപോലെ
അവൾ പഞ്ചവർണ്ണ പടവിൽ കൊഞ്ചിയെത്തും കുളിരിൽ
തന്നന്നാന നന്നന്നാ നാനാ അവൾ അഞ്ചിതളിൽ പടരും
പഞ്ചമത്തിൻ മടിയിൽ

ചിത്രം
ദോസ്ത്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	ബിച്ചു തിരുമല	രാജാമണി

832
മഞ്ഞു കുട്ടികൾ

മഞ്ഞു കുട്ടികൾ തെന്നലാട്ടികൾ
നെഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു കാലമുമ്മ തന്ന പാട്ടുകൾ
പൂത്ത മാമരം നേർത്ത ചാമരം വീശി വീശി ഞാനുറങ്ങി
അലസ സരസ സുഖദ ശയനം
(മഞ്ഞുകുട്ടികൾ..)
സ്വാഗതം കൊഡൈക്കനാൽ കുളിർത്തടങ്ങളെ
സ്വാഗതം തണുപ്പു മേഞ്ഞ പുൽത്തടങ്ങളേ
തമിഴു പൂത്ത മൊഴിയുടഞ്ഞ മിഴികളായിരം
മിഴി നിറഞ്ഞൊരഴകൊഴിഞ്ഞ മലകളായിരം
വസന്തകാല പറവയായി മാറിയെൻ മനം
ഭൂപടങ്ങളിൽ പുതിയ രേഖ ഞാൻ
അച്ചുതണ്ടിൽ വേട്ടയാടും ആഴിയൂഴികൾ
പൂത്ത മാമരം നേർത്ത ചാമരം
വീശി വീശി ഞാനുറങ്ങി
അലസ സരസ സുഖദ ശയനം
(മഞ്ഞുകുട്ടികൾ..)
പുഷ്പതാലമേന്തിടുന്ന മാമരങ്ങളിൽ
രുദ്ര വീണ മീട്ടി വന്നു നിത്യമൈനകൾ (2)
കൊടിയണിഞ്ഞു ശ്രുതിയടഞ്ഞ സ്വരവനങ്ങളിൽ
പുലരി വന്നു തിരിയുഴിഞ്ഞ സജല സാധകം
സുഗന്ധ വാഹിയരുവി പോലിതാ അനർഗ്ഗളം
പാടിടുന്നു ഞാൻ പുതിയ ഗാഥകൾ
എന്റെ പാട്ടും ഏറ്റു പാടുമീ കൊഡൈക്കനാൽ
പൂത്ത മാമരം നേർത്ത ചാമരം
വീശി വീശി ഞാനുറങ്ങി
അലസ സരസ സുഖദ ശയനം
(മഞ്ഞുകുട്ടികൾ..)

ചിത്രം
വെൽകം ടു കൊടൈക്കനാൽ

പാടിയത് യേശുദാസ്	രചന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	സംഗീതം വിദ്യാസാഗർ

833

മഞ്ഞുമാസപക്ഷീ..

മഞ്ഞുമാസപക്ഷീ..
മണിത്തൂവൽ കൂട്ടുണ്ടോ..
മൗനംപൂക്കും നെഞ്ചിൽ
മുളംതണ്ടിൽ പാട്ടുണ്ടോ..
എന്തിനീ ചുണ്ടിലെ ചെമ്പനീർ
മലർച്ചെണ്ടുകൾ വാടുന്നു..
എന്നു നീ മാമരഛായയിൽ
മഴപ്പൂക്കളായ് പെയ്യുന്നു..
ദൂരെ നിലാക്കുളിർ താഴ്വാരം
മാടിവിളിക്കുമ്പോൾ..
മാനത്തെ മാരിവിൽക്കൂടാരം
മഞ്ഞിലൊരുങ്ങുമ്പോൾ..
കാണാച്ചെപ്പിൽ മിന്നും മുത്തായ്
പീലിക്കൊമ്പിൽ പൂവൽച്ചിന്തായ്
പൂക്കാത്തതെന്തേ നീ...
(മഞ്ഞുമാസപക്ഷീ)

പൊൻവളക്കൈകളാൽ പൂന്തിങ്കൾ
മെല്ലെ തലോടുമ്പോൾ..
വാസനത്തെന്നലായ് വാസന്തം
വാതിലിൽ മുട്ടുമ്പോൾ..
ആരോ മൂളും ഈണം പോലെ ..
എന്നോ കാണും സ്വപ്നം പോലെ..
തേടുവതാരേ നീ....
(മഞ്ഞുമാസപക്ഷീ)

ചിത്രം
കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത്

പാടിയത് ചിത്ര	രചന ഓ.എൻ.വി	സംഗീതം ബോംബെ രവി

834

മഞ്ഞൾപ്രസാദവും

മഞ്ഞൾപ്രസാദവും നെറ്റിയിൽ ചാർത്തി
മഞ്ഞക്കുറിമുണ്ടു ചുറ്റി (മഞ്ഞൾപ്രസാദവും)
ഇന്നെന്റെ മുറ്റത്തു പൊന്നോണപ്പൂവേ നീ
വന്നു ചിരിതൂകി നിന്നു... വന്നു ചിരിതൂകി നിന്നു
ഓ... ഓ... വന്നു ചിരിതൂകി നിന്നു

(മഞ്ഞൾ....)

കുന്നിമണിച്ചെപ്പിൽ നിന്നും
ഒരു നുള്ളു കുങ്കുമം ഞാൻ തൊട്ടെടുത്തു
ഓ...ഞാൻ തൊട്ടെടുത്തു (കുന്നിമണി)
എൻ വിരൽത്തുമ്പിൽ നിന്നാ വർണ്ണരേണുക്കൾ
എൻ നെഞ്ചിലാകെപ്പടർന്നു,
ഒരു പൂമ്പുലർവേള വിടർന്നു ഓ...
പൂമ്പുലർവേള വിടർന്നു

(മഞ്ഞൾ....)

പിന്നെ ഞാൻ പാടിയൊരീണങ്ങളൊക്കെയും
നിന്നെക്കുറിച്ചായിരുന്നു
അന്തിമയങ്ങിയ നേരത്തു നീ
ഒന്നും മിണ്ടാതെ മിണ്ടാതെ പോയി
എന്റെ നെഞ്ചിലെ മൈനയും തേങ്ങീ
ഓ... നെഞ്ചിലെ മൈനയും തേങ്ങീ

(മഞ്ഞൾ...)

ചിത്രം
നഖക്ഷതങ്ങൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ	കൈതപ്രം	ജാസി ഗിഫ്റ്റ്

മണിക്കിനാവിൻ

മണിക്കിനാവിൻ കൊതുമ്പുവള്ളം തുഴഞ്ഞുവന്നു
നീയെനിക്കുവേണ്ടി
വെയിൽപ്പിറാക്കൾ വിരുന്നു വന്നു പകൽക്കിനാവിൽ
ഇന്നെനിക്കുവേണ്ടി
ചിരിയുടെ കുളിരലകൾ അതിലിളകിയ തരിവളകൾ
നീയഴകിന്റെ കുളിരരുവി അതിലൊഴുകിയ മുരളിക ഞാൻ
പ്രണയിനി ഹരിമുരളിയിലിന്നനുരാഗ രാഗമാല്യമായ് നീ
(മണിക്കിനാവിൻ .....)

എത്രയോ ജന്മമായ് ആ മധുര പല്ലവികൾ
കേൾക്കുവാൻ പാടുവാൻ കാത്തിരുന്ന പെൺകൊടി ഞാൻ
എത്രനാൾ എത്രനാൾ കാത്തിരുന്നു കാണുവാൻ
അത്രമേൽ അത്രമേൽ ഇഷ്ടമാണീമുഖം
എന്റെ രാഗസന്ധ്യകളിൽ വേറെയെന്തിനൊരു സൂര്യൻ
എന്റെ പ്രേമപഞ്ചമിയിൽ വേറെയെന്തിനൊരു തിങ്കൾ
നിന്നെയോർക്കാതെ ഇന്നെനിക്കില്ല പുലരിയുമിരവുകളും
(മണിക്കിനാവിൻ .....)

ആരു നീ ആരു നീ എൻ ഹൃദയദേവതേ
എൻ മനോവാടിയിൽ പൂവണിഞ്ഞ ചാരുതേ
വന്നു ഞാൻ വന്നു ഞാൻ നിന്നരികിൽ എൻ പ്രിയനേ
നിന്നിലേ നിന്നിലേക്കൊഴുകി വരുമാതിരയായ്
കാട്ടുമൈന കഥ പറയും കാനനങ്ങൾ പൂക്കുകയായ്
ഓർമ്മ പൂത്ത താഴ്വരയിൽ ഓണവില്ല് വിരിയുകയായ്
നിന്നിലലിയുമ്പോൾ ആത്മരാഗങ്ങൾ
സുരഭിലമൊഴുകി വരും
(മണിക്കിനാവിൻ....)

ചിത്രം
പോക്കിരിരാജ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ഇളയരാജ

836

മണിക്കുട്ടിക്കുറുമ്പുള്ളൊ

മണിക്കുട്ടിക്കുറുമ്പുള്ളൊരമ്മിണി പൂവാലി
നിന്നെ പാട്ടു പഠിപ്പിച്ചതാരെടീ വായാടീ
തന്തന തന്തനന തന്തനാന തന്തനാനാനാ
തന്തന തന്തനന തന്തനാന തന്തനാനാനാ
മണിക്കുട്ടിക്കുറുമ്പുള്ളൊരമ്മിണി പൂവാലി
നിന്നെ പാട്ടു പഠിപ്പിച്ചതാരെടീ വായാടീ
ഇത്തിരിപ്പൂവോ പൊൻ മുളം കാടോ
ഏട്ടന്റെ നെഞ്ചിലെ താരാട്ടോ
തൊട്ടു തലോടുന്ന പൂങ്കാറ്റോ
ആലിപ്പഴം വീഴും ആവണിമേട്ടിലെ ഓമനയമ്പിളിയോ
(മണിക്കുട്ടി...)

നിന്റെയിള നീർ മൊഴിയിൽ കുളിരണിയും പുലരി
കവിളിൽ തെളിയും വാർമഴവില്ല് (2)
മഴമേഘമുണരുന്ന കാർക്കുന്തലിൽ
കൈക്കുമ്പിൾ നിറയുന്ന കനകാംബരം
നീയെന്റെ ആത്മാവിൻ ആനന്ദ മധുരം
കന്നിപ്പനങ്കിളി താമരപ്പൂങ്കുരുവീ
(മണിക്കുട്ടി...)

കരിമിഴികൾ വിടർന്നാൽ തിരയിളകും അഴക്
നീയെൻ കനവിൻ മായാജാലം (2)
നിൻ വാക്കിലൊഴുകുന്ന പുല്ലാങ്കുഴൽ
നിൻ നോക്കിലുയരുന്ന ചന്ദ്രോദയം
നിന്നിൽ ഉടങ്ങുന്ന സൂര്യോദയങ്ങൾ
നീയെന്റെയുള്ളിലെ ചിത്തിരപൂങ്കനവ്
(മണിക്കുട്ടി...)

ചിത്രം
കളിയൂഞ്ഞാൽ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, സുജാത	രമേശൻ നായർ	എം.ജയചന്ദ്രൻ

മണിക്കുയിലേ

മണിക്കുയിലേ മണിക്കുയിലേ
മാരിക്കാവിൽ പോരൂല്ലേ
മൗനരാഗം മൂളൂല്ലേ
നിറമഴയിൽ ചിരിമഴയിൽ നീയും ഞാനും നനയൂല്ലേ
നീലക്കണ്ണും നിറയൂല്ലേ
ചെറുതാലിയണിഞ്ഞില്ലേ മിന്നമിന്നണ മിന്നല്ലേ
ചിന്നരി വാതിൽ മെല്ലെയടഞ്ഞു നല്ലിരവിൽ തനിയേ
(മണിക്കുയിലേ ..)

മുന്തിരിമുത്തല്ലേ മണിമുത്തിനു ചെപ്പില്ലേ
ചെപ്പു കിലുക്കില്ലേ അതിലിഷ്ടം കൂടില്ലേ
ഓ... കരിവള മെല്ലെ മൊഴിഞ്ഞതല്ലേ
കണിമലരല്ലേ കരളല്ലേ
അരിമണിച്ചുണ്ടിലെ അഴകുള്ള കോവിലെ
ആരും കാണാച്ചന്തം കാണാൻ
മിഴികളിലാശയില്ലേ
(മണിക്കുയിലേ)

നെഞ്ചിലൊരാളില്ലേ കിളി കൊഞ്ചണ മൊഴിയല്ലേ
ചഞ്ചലമിഴിയല്ലേ മലർ മഞ്ചമൊരുങ്ങീല്ലേ
ഓ.. കൊലുസിന്റെ താളം വിളിച്ചതല്ലേ
തനിച്ചൊന്നു കാണാൻ കൊതിച്ചതല്ലേ
ഇടവഴിക്കാട്ടിലെ ഇലഞ്ഞി തൻ ചോട്ടിലെ
ഇക്കിളിമുത്തുകൾ നുള്ളിയെടുക്കാൻ
ഇന്നുമൊരാശയില്ലേ
മണിക്കുയിലേ)

ചിത്രം
വാൽക്കണ്ണാടി

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
എ.ടി. ഉമ്മർ

838

Baby Edakochi

മണിത്തൂവൽ ചിറകുള്ള

മണിത്തൂവൽ ചിറകുള്ള ചിറകിന്മേൽ കുളിരുള്ള
അരയന്നകിളിയുടെ മുകളിൽ
ഒരിക്കലൊരിടത്ത് പറന്നിറങ്ങി
അഴകുള്ള രാജകുമാരി ഒരഴകുള്ള രാജകുമാരി

(മണിത്തൂവൽ...)

മുന്തിരി പൊഴിയുന്ന പുഞ്ചിരി വിരിയുന്ന
മുഖപ്രസാദം കണ്ടു (2)
അതു വഴി വന്നോരിടയന്റെ മുന്നിൽ
അവളൊരു ദേവതയായി
അവർ അന്യോന്യം ഒന്നായി
പൂത്തുലഞ്ഞ വസന്ത രാവുകൾ
കാത്തു നിന്ന വിരുന്നൊരുക്കിയതെല്ലാം
തമ്മിൽ തമ്മിൽ പങ്കുവെച്ച
ഹ ഹ ഹ ഹ.... (മണിത്തൂവൽ...)
ഇടയിലൊരാൺതരി വിരുന്നു വന്നു
ഇടയനവനെയേകി അവൻ മറഞ്ഞു (2)
പാവം ഇടയന്റെ മനം തകർന്നു
വിധിയുടെ തുറുങ്കിലേക്കവൻ നടന്നു
ബന്ധങ്ങൾ തൻ ബന്ധനമെല്ലാം ബന്ധുരമാണെന്നും
ബന്ധുരമാണെന്നും

(മണിത്തൂവൽ...)

ചിത്രം
സൈമൺ പീറ്റർ നിനക്കുവേണ്ടി

പാടിയത്
യേശുദാസ്, സുജാത

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

Baby Edakochi

മണിമുറ്റത്താവണിപ്പന്തൽ

മണിമുറ്റത്താവണിപ്പന്തൽ മേലാപ്പു പോലെ
അണിയാരത്തമ്പിളിപ്പന്തൽ
മണവാട്ടിപ്പെണ്ണൊരുങ്ങ് മാമ്പൂവേ പൂത്തിറങ്ങ്
ഇന്നല്ലേ നിന്റെ കല്യാണം കണ്ണാടിമുല്ലേ
ഇന്നല്ലേ നിന്റെ കല്യാണം
(മണിമുറ്റത്താവണിപ്പന്തൽ)

പന്തം തരില്ലേ പൂംതിങ്കൾ തിടമ്പ്
തട്ടാറായ് പോരില്ലേ തൈമാസ പ്രാവ്
പാരം കൊരുക്കും നിൻ ഉവൽ കിനാവ്
ചേലോടെ ചാർത്താലോ ചെമ്മാന ചേല
മൂവന്തിമുത്തേ നീ കാർകൂന്തൽ മെടയേണം
മാണിക്യമൈനേ നീ കച്ചേരി പാടേണം
കല്യാണം കാണാൻ വരേണം കണ്ണാടിമുല്ലേ
കല്യാണം കാണാൻ വരേണം
(മണിമുറ്റത്താവണിപ്പന്തൽ)

മേളം മുഴങ്ങും പൊന്നോള കൊമ്പിൻ
കാതോരം കൊഞ്ചാനൊരമ്മാനകാറ്റ്
മേഘം മെനഞ്ഞു നിൻ മിന്നാര തേര്
മാലാഖപ്പെണ്ണിനായി മധുമാസത്തേര്
സായന്തനപ്പൂക്കൾ ശലഭങ്ങൾ ആകുന്നു
സംഗീതമോടെ നിൻ കവിളിൽ തലോടുന്നു
കല്യാണം കാണാൻ വരേണം കണ്ണാടിമുല്ലേ
കല്യാണം കാണാൻ വരേണം

ചിത്രം
ഡ്രീംസ്

പാടിയത്
അജ്മൽ, ശ്രീവർധിനി, അഭിരാമി

രചന
ഒ.എൻ.വി.

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

840

മധുമതിപ്പൂ വിരിഞ്ഞുവോ

മധുമതിപ്പൂവിരിഞ്ഞുവോ മനസ്സിലെ തേൻ കിനിഞ്ഞുവോ (3)
മധുരമീ ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സും രാഗലോലമായി(2)
മാനത്തെപൂമേട്ടിൽ മേയുന്ന മേഘങ്ങൾ
തേടുന്നതാരാരേ തരരമ്പമ്പം
മാനത്തെ ചന്ദ്രനെ മാറാപ്പിൽ മാറ്റുന്നേ
താഴത്തു പോരുല്ലേ തരരട്ടംട്ടം
മധുമതിപ്പൂവിരിഞ്ഞുവോ......തേൻ കിനിഞ്ഞുവോ
കാണുന്ന നിന്നെപ്പോലെ സൂര്യനായി അന്തിവെയിൽ
ചായുന്ന ചന്തവും നീ തന്നെ
കേൾക്കുന്ന മണിക്കുയിൽ പാട്ടിലും കുളിർ പെയ്യും
കാറ്റിന്റെ പാട്ടിലും നിൻ നാദം
നാമൊരേ വീണയായി നാമൊരേ ഈണമായി (2)
ഇരുഹൃദയം പൊൻതുടി ധീം തനനം
മധുമഴയായി പെയ്യുക ധീം തനനം
മിഴികളെഴുതും പ്രണയലിപികൾ കളമധുരം പാടും നീയാരോ
(മധുമതിപ്പൂവിരിഞ്ഞുവോ.....കിനിഞ്ഞുവോ)
ഓ ..മധുമതിപ്പൂവിരിഞ്ഞുവോ
അഹാ ആഹാഹാ ..അഹാഹാ..
അഹാഹാ..ഉഹുംഹൂം.. ഉഹുംഹൂം
മാതളച്ചെടിമലർ ചൂടിയ മുന്തിരികൾ
മാണിക്യം ചാർത്തിയോ പോയി നോക്കാം
മാതളം പൂത്തത് നിൻ പൂമണിച്ചൊടിയിലോ
തേൻമൊഴി നീയെന്റെ മുന്തിരിപ്പൂ
നാമൊരേ രാഗമായി നാമൊരേ ഗാനമായി (2)
പ്രണയമണി കാൽത്തള ധീംധന ധീം
കുളിർമഴയും തെന്നലും ധീംധന ധീം
അരികിലണയൂ കവിതയായി നീ
തിരുമധുരം തൂകും നീയാരോ
(മധുമതി......... തരരട്ടംട്ടം)

ചിത്രം
ഗീതാഞ്ജലി

Babu Edakochi

മധുമാസചന്ദ്രൻ മാഞ്ഞൂ

മധുമാസചന്ദ്രൻ മാഞ്ഞൂ മുകിൽമാലയിൽ... ഓ...
തളിരാമ്പൽ താനേ തേങ്ങീ വിരഹാർദ്രയായ്
മിഴിമിന്നുമെൻ ശരറാന്തലേ തിരി നീട്ടുമോ (മധുമാസ)

ഇടനെഞ്ചിലേതോ നോവിൻ അലമാല മൂടും കടലേ
നിഴൽ വീണ രാവിൻ മാറിൽ
മിഴിനീരു പെയ്യും മുകിലേ (ഇടനെഞ്ചിൽ)

ഇരുളിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ഞാൻ മാത്രമായ്
ഇരുളിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ഞാൻ മാത്രമായ്
ഓ....(മധുമാസ)

അഴലോടെയാരോ പാടും അതിലോലമേതോ രാഗം
അലയുന്ന കാറ്റിൻ ചുണ്ടിൽ
മഴയായ് വീഴും യാമം(അഴലോടെ)

ചിറകാർന്ന രാപ്പാടിയായ് എന്നോർമ്മകൾ
ചിറകാർന്ന രാപ്പാടിയായ് എന്നോർമ്മകൾ
ഓ....(മധുമാസ)

ചിത്രം
കാണാക്കിനാവ്

Babu Edakochi

മധുരം ഗായതി മീരാ

കൃഷ്ണ ചന്ദ്ര രാധാമോഹന മേരെ മൻമേ വിരാജോജി..
മേരെ മൻമേ വിരാജോജി
മധുരം ഗായതി മീരാ മീരാ മധുരം ഗായതി മീരാ
ഓം ഹരിജപലയമീ മീരാ
എൻ പാർവണ വിധുമുഖി മീരാ
പ്രണയാഞ്ജലി പ്രണവാഞ്ജലി
ഹൃദയാഗലീ ദലമുഴിഞ്ഞു മധുരമൊരു
മന്ത്രസന്ധ്യയായ് നീ
(മധുരം ഗായതി മീരാ....)

ലളിതലവംഗം ലസിതമൃദംഗം യമുനാതുംഗതരംഗം
അനുപമരംഗം ആയുർകുലാംഗം അഭിസരണോത്സവസംഗം
ചിരവിരഹിണിയിലവളൊരു പൗർണ്ണമി
മുകിലല ഞൊറിയുടെ നിറവർണ്ണനേ
വരവേൽക്കുവാൻ തിരിയായിതാ
എരിയുന്നു ദൂരെ ദൂരെ ദൂരെയൊരു കനലായ്
(മധുരം ഗായതി മീരാ....)

അതിശയഭൃംഗം.. അമൃതപതംഗം അധരസുധാരസശൃംഗം
ഭാവുകമേകം ഭൈരവിരാഗം കദനകുതൂഹലഭാവം
കുയിൽ മൊഴികളിലിവളുടെ പ്രാർത്ഥന
അലകടലിവളുടെ മിഴിനീർക്കണം
ഇളമഞ്ഞിലെ കളഹംസമായ്
പിടയുന്നു ദൂരെ ദൂരെ ദൂരെയിരുചിറകായ്
(മധുരം ഗായതി മീരാ....)

ചിത്രം
ബനാറസ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

843

Babu Edakochi

മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു

മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു (3)
ഹൃദയം പാടും ലയസിന്ധു
മധുരം ജീവാമൃത ബിന്ദു

സൗഗന്ധികങ്ങളേ ഉണരൂ വീണ്ടുമെൻ
മൂകമാം രാത്രിയിൽ പാർവണം പെയ്യുമീ
ഏകാന്ത യാമവീഥിയിൽ
കാന്തമാണെങ്കിലും ആ..ആ
കാന്തമാണെങ്കിലും പാതിരാക്കാറ്റിലും
വാടാതെ നിൽക്കുമെന്റെ ദീപകം
പാട്ടുമീ സ്നേഹരൂപകം പോലെ
(മധുരം...)

ചേതോവികാരമേ നിറയൂ വീണ്ടുമെൻ
ലോലമാം സന്ധ്യയിൽ ആതിരാതെന്നലിൽ
നീഹാര ബിന്ദു ചൂടുവാൻ
ശാന്തമാണെങ്കിലും ആ.ആ.ആ
ശാന്തമാണെങ്കിലും സ്വപ്നവേഗങ്ങളിൽ
വീഴാതെ നിൽക്കുമെന്റെ ചേതന
നിൻ വിരൽപ്പൂ തൊടുമ്പോഴെൻ നെഞ്ചിൽ

(മധുരം..)

ചിത്രം
ചെങ്കോൽ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
സി.ഒ. ആന്റോ	ഓ.എൻ.വി	ദേവരാജൻ

BabuEdakochi

മധുരിക്കും ഓർമകളെ

മധുരിക്കും ഓർമകളെ മലർമഞ്ചൽ കൊണ്ടുവരൂ..
കൊണ്ടുപോകൂ ഞങ്ങളെയാ
മാഞ്ചുവട്ടിൽ മാഞ്ചുവട്ടിൽ (2)
ഇടനെഞ്ചിൻ താളമോടെ നെടുവീർപ്പിൻ മൂളലോടെ
ഇടനെഞ്ചിൻ താളമോടെ നെടുവീർപ്പിൻ മൂളലോടെ
മലർമഞ്ചൽ തോളിലേറ്റി പോവുകില്ലേ
ഓ ഓ
മധുരിക്കും ഓർമകളെ മലർമഞ്ചൽ കൊണ്ടുവരൂ..
കൊണ്ടുപോകൂ ഞങ്ങളെയാ മാഞ്ചുവട്ടിൽ മാഞ്ചുവട്ടിൽ
ഒരു കുമ്പിൾ മണ്ണ്കൊണ്ട് വീടുയ്ക്കാം
ഒരു തുമ്പപൂവ് കൊണ്ട് വിരുന്നൊരുക്കാം (2)
ഒരു നല്ല മാങ്കനിയാ മണ്ണിൽ വീഴ്ത്താം
ഒരു കാറ്റിൻ കനിവിൻനായ്
ഒരു കാറ്റിൻ കനിവിന്നായ് പാട്ടു പാടാം
ഓ ഓ
മധുരിക്കും ഓർമകളെ മലർമഞ്ചൽ കൊണ്ടുവരൂ..
കൊണ്ടുപോകൂ ഞങ്ങളെയാ മാഞ്ചുവട്ടിൽ മാഞ്ചുവട്ടിൽ
ഒരു നുള്ള് പൂവിറുത്തു മാല കോർക്കാം
ഒരു പുള്ളിക്കുയിലിനൊത്ത് കൂവി നിൽക്കാം (2)
ഒരു വാഴക്കുമ്പിൽ നിന്നും തേൻ കുടിക്കാം
ഒരു രാജാ ഒരു റാണീ
ഒരു രാജാ ഒരു റാണി ആയി വാഴാം ഓ.. ഓ
മധുരിക്കും ഓർമകളെ
മലർമഞ്ചൽ കൊണ്ടുവരൂ..
കൊണ്ടുപോകൂ ഞങ്ങളെയാ
മാഞ്ചുവട്ടിൽ മാഞ്ചുവട്ടിൽ

നാടകം
ജനനീ ജന്മഭൂമി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
സുശീല	പൂവ്വച്ചൽ ഖാദർ	ജോൺസൺ

Babu Edakochi

മനസ്സിന്റെ മോഹം

മനസ്സിന്റെ മോഹം മലരായ് പൂത്തു
സ്വപ്നമദാലസ നിമിഷങ്ങൾ
വാടരുതീ മധു നിറയും പൂക്കൾ
പ്രേമനിർഭര ഹൃദയങ്ങൾ

(മനസ്സിന്റെ...)

നിറവും മണവും പുണരുമ്പോൾ
നിറയും നിലവിൻ നാദലയം
മണിവീണയിലെ ഈണങ്ങൾ
മനമറിയാതെയിതാ - പ്രിയനേ

(മനസ്സിന്റെ...)

രാവും പകലും കൊഴിയുന്നു
ഞാനും നീയും മാത്രമിനി
അനുഭൂതിയുടെ ആനന്ദം
ആലസ്യമാകുന്നിതാ -പ്രിയനേ

(മനസ്സിന്റെ...)

ചിത്രം
ഫുട്ബോൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	രവീന്ദ്രൻ

846
മനസ്സിൻ മണിച്ചിമിഴിൽ

മനസ്സിൻ മണിച്ചിമിഴിൽ
പനിനീർത്തുള്ളി പോൽ
വെറുതേ പെയ്തു നിറയും
രാത്രിമഴയാം ഓർമ്മകൾ

(മനസ്സിൻ..)

മാഞ്ഞു പോകുമീ മഞ്ഞും നിറ
സന്ധ്യ നേർക്കുമീ രാവും
ദൂരെ ദൂരെയെങ്ങാനും ഒരു
മൈന മൂളുമീപ്പാട്ടും
ഒരു മാത്ര മാത്രമെന്റെ മൺകൂടിൽ
ചാരാത്ത വാതിൽക്കൽ വന്നെത്തിയെന്നോടു
മിണ്ടാതെ പോകുന്നുവോ

(മനസ്സിൻ..)

അന്തിവിണ്ണിലെത്തിങ്കൽ നറു
വെണ്ണിലാവിനാൽ മൂടി
മെല്ലെയെന്നിലേ മോഹം
കണിമുല്ലമൊട്ടുകൾ ചൂടി
ഒരു രുദ്രവീണ പോലെയെൻ മൗനം
ആരോ തൊടാതെ തൊടുമ്പോൾ തുളുമ്പുന്ന
ഗന്ധർവ്വ സംഗീതമായ്

(മനസ്സിൻ...)

ചിത്രം
അരയന്നങ്ങളുടെ വീട്

പാടിയത്
ശ്രീകുമാർ, രാധികാ തിലക്

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

847

മനസ്സിൽ മിഥുന മഴ

മനസ്സിൽ മിഥുന മഴ പൊഴിയുമഴകിലൊരു
മയിലിൻ അലസ ലാസ്യം
ഹരിത വനിയിലൊരു ഹരിണ യുവതിയുടെ
പ്രണയ ഭരിത ഭാവം
സ്വരകലികയിലൂടെ ശ്രുതിലയ സുഖമോടേ
ഗന്ധർവ സംഗീതം മംഗളരാഗമുതിർന്നുണരുന്നു
രാധേ നിൻ ശ്രീ പാദം ചഞ്ചലമാകുന്നു (മനസ്സിൽ...)
ദേവീ നീയാം മായാശില്പം ലീലാലോലം നൃത്തം വെയ്ക്കേ
ജ്വാലാമേഘം കാറ്റിൽ പടർന്നു (2)
എൻ കണ്ണിൽ താനേ മിന്നീ ശ്രീലാഞ്ജനം
നിൻ കാൽക്കൽ മിന്നൽ ചാർത്തീ പൊൻ നൂപുരം
ധിരന ധിരന സ്വരമണികളുതിരും
നിന്റെ ചടുല നടനം തുടരൂ
ശിശിരയമുനയുടെ അലകൾ തഴുകുമൊരു
തരള ലതകൾ വിടരൂ (മനസ്സിൽ...)
നീലാകാശ താരാജാലം ചൂഡാ രത്നം ചാർത്തീ നിന്നെ
സന്ധ്യാരാഗം പൊന്നിൽ പൊതിഞ്ഞു (2)
വൈശാഖ തിങ്കൾ വെച്ചു ദീപാഞ്ജലി
നീഹാരം നെഞ്ചിൽ പെയ്തു നീലാംബരി
മധുര മധുരമൊരു ശ്രുതിയിലരിയ വര
ഹൃദയമുരളിയുണരാൻ
കനക വരദമുദ്ര വിരിയുമുഷസ്സിലൊരു
പ്രണയ കലികയുണരാൻ
പ്രണയ കലയിലൊരു
ലതകളുഷസ്സിലുണരാൻ (മനസ്സിൽ..)

ചിത്രം
നന്ദനം

മനസ്സു മനസ്സിന്റെ കാതിൽ

മനസ്സു മനസ്സിന്റെ കാതിൽ രഹസ്യങ്ങൾ
മന്ത്രിയ്ക്കും മധുവിധുരാത്രി.... മന്ത്രിയ്ക്കും മധുവിധുരാത്രി
നഖമുള്ള നമ്മുടെ രാഗവികാരങ്ങൾ
നീഹാരമണിയുന്ന രാത്രി
നീഹാരമണിയുന്ന രാത്രി
മനസ്സു മനസ്സിന്റെ കാതിൽ രഹസ്യങ്ങൾ
മന്ത്രിയ്ക്കും മധുവിധുരാത്രി
മന്ത്രിയ്ക്കും മധുവിധുരാത്രി
കതിരുപോലുള്ള നിൻ താരുണ്യതിന്റെ കദളീമുകുളങ്ങളിൽ
വിരൽനഖപ്പാടുകൾ ഞാൻ തീർക്കും (2)
ഈ മലരിൻ മലർ പൂക്കും രാവിൽ അപ്പോൾ
മദനധനുസ്സുകൾ ഒടിയും
എന്നിൽ നീ നീലസർപ്പമായ് ഇഴയും
സർപ്പമായ് ഇഴയും..

(മനസ്സു മനസ്സിന്റെ....)

കനകം പോലുള്ളൊരെൻ യൌവ്വനത്തിന്റെ
കളഭകലശങ്ങളിൽ അനുരാഗലഹരികൾ നീ നിറയ്ക്കും(2)
ഈ സിരകൾ സിരകളേ പൊതിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ
ശൃംഗാരകാവ്യങ്ങൾ എഴുതും
എന്നിൽ നീ ചൈത്രസുഗന്ധമായ് പടരും
സുഗന്ധമായ് പടരും

(മനസ്സു മനസ്സിന്റെ....)

ചിത്രം
ചോറ്റാനിക്കര അമ്മ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
മുല്ലനേഴി

സംഗീതം
എം.ബി.ശ്രീനിവാസൻ

849

മനസൊരു മാന്ത്രിക

മനസൊരു മാന്ത്രിക കുതിരയായ് പായുന്നു
മനുഷ്യൻ കാണാത്ത പാതകളിൽ
മനസൊരു മാന്ത്രിക കുതിരയായ് പായുന്നു
മനുഷ്യർ കാണാത്ത പാതകളിൽ
കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ കാലുകളില്ലാതെ
തളിരും തണലും തേടി
കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ കാലുകളില്ലാതെ
തളിരും തണലും തേടി
മനസൊരു മാന്ത്രിക കുതിരയായ് പായുന്നു
മനുഷ്യർ കാണാത്ത പാതകളിൽ
കാലമേ നിൻ കാലടിക്കീഴിൽ
കണ്ണനീർ പുഷ്പങ്ങൾ ഹാ...ഹാ...
കണ്ണനീർ പുഷ്പങ്ങൾ
കാതോർത്തു കാതോർത്തു നിന്നു
കാതോർത്തു കാതോർത്തു നിന്നു
ജീവിത താളങ്ങളേറ്റു വാങ്ങാൻ
മനസൊരു മാന്ത്രിക കുതിരയായ് പായുന്നു
മനുഷ്യൻ കാണാത്ത പാതകളിൽ
മോഹമേ നിന്നാരോഹണങ്ങളിൽ
ആരിലും രോമാഞ്ചങ്ങൾ ഹാ...ഹാ...
ആരിലും രോമാഞ്ചങ്ങൾ
അവരോഹണങ്ങളിൽ ചിറകുകളെരിയുന്ന
ആത്മാവിൻ വേദനകൾ
മനസൊരു മാന്ത്രിക കുതിരയായ് പായുന്നു
മനുഷ്യൻ കാണാത്ത പാതകളിൽ
മനസൊരു മാന്ത്രിക കുതിരയായ് പായുന്നു
മനുഷ്യൻ കാണാത്ത പാതകളിൽ

ചിത്രം
മേള

പാടിയത് ചിത്ര	രചന രമേശൻ നായർ	സംഗീതം മോഹൻ സിത്താര

മനസ്സ് ഒരു മാന്ത്രികക്കൂട്

മനസ്സ് ഒരു മാന്ത്രികക്കൂട്
മായകൾ തൻ കളിവീട് (2)
ഒരു നിമിഷം പല മോഹം
അതിൽ വിരിയും ചിരിയോടെ
മറുനിമിഷം മിഴിനീരിൽ കഥയായ് മാറും
(മനസ്സ്...)

ഓരോ തിര പടരുമ്പോൾ തീരം കുളിരണിയുന്നു
താനേ അതു മറയുമ്പോൾ മാറിൽ ചിതയെരിയുന്നു
മിഴികളിലെല്ലാം കനിവാണോ
മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നാണോ
വഴി നീളെ........
വഴി നീളേ ഈ പാഴ്മരങ്ങൾ
വിജനം ഈ വീഥി
(മനസ്സ്..)

ഉള്ളിൽ മഴ തിരയുമ്പോൾ മുള്ളിൽ വിരൽ മുറിയുന്നു
മൂകം കഥ തുടരുമ്പോൾ ശോകം ശ്രുതി പകരുന്നു
വിളയുന്ന നെല്ലിൽ പതിരില്ലേ
വിളക്കിന്റെ ചോട്ടിൽ നിഴലില്ലേ
അകലുന്നോ...
അകലുന്നോ ആ ദാഹമേഘം
തുടരും ഈ ഗാനം
(മനസ്സ്..)

ചിത്രം
കളിവീട്

851

മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു

മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു
മതങ്ങൾ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു
മനുഷ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കൂടി
മണ്ണുപങ്കുവെച്ചു മനസ്സുപങ്കുവെച്ചു ...

(മനുഷ്യൻ)

ഹിന്ദുവായി മുസൽമാനായി ക്രിസ്ത്യാനിയായി
നമ്മളെ കണ്ടാലറിയാതായി ഇന്ത്യ ഭ്രാന്താലയമായി
ആയിരമായിരം മാനവഹൃദയങ്ങൾ ആയുധപ്പുരകളായി
ദൈവം തെരുവിൽ മരിക്കുന്നു ചെകുത്താൻ ചിരിക്കുന്നു ...

(മനുഷ്യൻ)

സത്യമെവിടെ സൗന്ദര്യമെവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമെവിടെ
നമ്മുടെ രക്തബന്ധങ്ങളെവിടെ നിത്യസ്നേഹങ്ങളെവിടെ
ആയിരം യുഗങ്ങളിലൊരിക്കൽ
വരാറുള്ളോരവതാരങ്ങളെവിടെ
മനുഷ്യൻ തെരുവിൽ മരിക്കുന്നു മതങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നു ...

(മനുഷ്യൻ)

ചിത്രം
അച്ഛനും ബാപ്പയും

മനോഹരി നിൻ

മനോഹരി നിൻ മനോരഥത്തിൽ
മലരോട് മലർ തൂകും മണിമഞ്ചത്തേരിൽ
മയങ്ങുന്ന മണിവർണ്ണനാരോ ആരാധകനാണോ
ഈ ആരാധകനാണോ
ഹൃദയവതി നിൻ മധുരവനത്തിലെ
മലർവാടമൊരുവട്ടം തുറക്കുകില്ലേ
അറിയാതെ പൊഴിയുന്ന മധുകണമെങ്കിലും
നുകരുവാൻ അനുവാദം തരികയില്ലേ
അധരദളപുടം നീ വിടർത്തിടുമ്പോൾ
അതിലൊരു ശലഭമായ് ഞാൻ അമരും

(മനോഹരി നിൻ)

പ്രണയമയീ ആ ആ ആ ....
പ്രണയമയി നിന്റെ കണിമുത്തുവീണയിലെ
സ്വരരാഗകന്യകളെ ഉണർത്തുകില്ലേ
അനുരാഗമധുമാരി ചൊരിയുമാ സുന്ദരിമാർ
അനുകനാമെൻ കരളിൽ പടർന്നിറങ്ങും
ഒരു സ്വപ്നമങ്ങിനെ വിടർന്നിടുമ്പോൾ
ഒരു സ്വപ്നമങ്ങിനെ വിടർന്നിടുമ്പോൾ
ഒരു യുഗജേതാവായ് ഞാൻ വളരും

(മനോഹരി നിൻ)

ചിത്രം
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഓ.എൻ.വി	എം.ബി.ശ്രീനിവാസൻ

853

മന്ത്രം പോലെ

നടന്നും, നടന്നേറെത്തളർന്നും, തളർന്നതെല്ലിരുന്നും
ഇരുന്നിളവേൽക്കവേ ഒരു സ്വപ്നം നുണഞ്ഞും
ഒരു കിളിയൊച്ച കേട്ടുണർന്നും
വീണ്ടടഞ്ഞ മയക്കത്തിൽ വർണ്ണപ്പൊട്ടുകൾ
വാരിയെറിഞ്ഞും സുഖദു:ഖ പുണ്യപാപങ്ങൾ
നീളെ വിരിഞ്ഞുനിൽക്കും നീണ്ടവഴികൾ
പദങ്ങളാൽ അളന്നും നിശ്വാസാർദ്രദലങ്ങൾ
വിടർന്നു ഞെട്ടടർന്നും, എന്തോ തേടിത്തേടാതെ
എന്തോ നേടി നേടാതെ
എന്തോ കണ്ടു കാണാതെ
എന്തോ പാടിപ്പാടാതെ
നടന്നുപോമീ യാത്ര അനന്തമോ?

മന്ത്രം പോലെ, മൗനമുടഞ്ഞൊരു
മന്ത്രമുണർന്നതു പോലേ (2)
ശാന്തസുന്ദരമൊഴുകും പുഴയൊരു
സാന്ത്വനഗീതം പോലേ (മന്ത്രം പോലേ...)

എന്റെ വിഷാദവിഭാതങ്ങളെ നീ
എന്തിനു പാടിയുണർത്തീ
എന്റെ അനാഥദിനാന്തങ്ങളെ നീ
എന്തിനു പാടിയുറക്കീ (2) (മന്ത്രം പോലേ...)
നൊന്തു പിടഞ്ഞൊരു കിളിയുടെയോമൽ-
പ്പൊൻതൂവലുകൾ പോലെ
നിൻ കുഞ്ഞലകളിലെൻ പകൽവെട്ടം
ആ.....ആ,...
നിൻ കുഞ്ഞലകളിലെൻ പകൽവെട്ടം
വർണ്ണ നുറുങ്ങുകളായീ (മന്ത്രം പോലേ...)

ചിത്രം
മനസ്സിന്റെ തീർത്ഥയാത്ര

പാടിയത്
ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര

രചന
പൂവ്വച്ചൽ ഖാദർ

സംഗീതം
ജോൺസൺ

854
മന്ദാരച്ചെപ്പുണ്ടോ മാണിക്യ

മന്ദാരച്ചെപ്പുണ്ടോ മാണിക്യ കല്ലുണ്ടോ
കയ്യിൽ വാർമതിയേ...
പൊന്നും തേനും വയമ്പുമുണ്ടോ
വാനമ്പാടി തൻ ത്രവലുണ്ടോ
ഉള്ളിൽ ആമോദ തിരകൾ ഉയരുമ്പോൾ
മൗനം പാടുന്നു... [മന്ദാര...]

തഴുകുന്ന കാറ്റിൽ താരാട്ട് പാട്ടിൻ
വാത്സല്യം... വാത്സല്യം...
രാപ്പാടിയേകും നാവേറ്റു പാട്ടിൻ
നൈർമല്യം... നൈർമല്യം...
തളിരിട്ട താഴ്‌വരകൾ താലമേന്തവേ
തണുവണി കൈകളുള്ളം ആർദ്രമാക്കവേ
മുകുളങ്ങൾ ഇതളണിയെ കിരണമാം കതിരണിയെ
ഉള്ളിൽ ആമോദ തിരകൾ ഉയരുമ്പോൾ
മൗനം പാടുന്നു... [മന്ദാര...]

എരിയുന്ന പകലിൻ ഏകാന്തയാനം
കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോൾ
അതിൽ നിന്നും ഇരുളിൻ ചിറകോടെ രജനി
അണയുമ്പോൾ അണയുമ്പോൾ
പടരുന്ന നീലിമയാൽ പാദമൂതവേ
വളരുന്ന മൂകതയിൽ ആരുറങ്ങവേ
നിമിഷമാം ഇല കൊഴിയേ ജനിയുടെ രഥമണയേ
ഉള്ളിൽ ആമോദത്തിരകൾ ഉയരുമ്പോൾ
മൗനം പാടുന്നു
(മന്ദാരച്ചെപ്പുണ്ടോ)

ചിത്രം
ദശരഥം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
മധുബാലകൃഷ്ണൻ, ശ്വേത മേനോൻ	വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രൻ	ഇളയരാജ

855

മന്ദാരപ്പൂ മൂളീ കാതിൽ

മന്ദാരപ്പൂ മൂളീ കാതിൽ...തൈമാസം വന്നല്ലോ...
സിന്ധൂര പൂ പാടീ കൂടെ നീ സ്വന്തമായല്ലോ...
ആരാരും കാണാതെ ആമ്പൽക്കിനാവും..
ഒന്നൊന്നും മിണ്ടാതെ ഈറൻ നിലാവും...
ഒന്നാകും പോലെ ശ്രുതിയായ് ലയമായി...
[മന്ദാരപ്പൂ......]

കുരുന്നിനും കിളുന്നിനും മധുരം നീയേ...
ഇണക്കിളി പറന്നു നീ വരണേ....
നിനച്ചതും കൊതിച്ചതും പതിവായെന്നിൽ...
നിറക്കണേ..വിളമ്പി നീ തരണേ....
മാറിൽ ചേർന്നുറങ്ങും പനിനീരിൽ തെല്ലു നീ..ആഹാ ഹാഹാ...
ഉള്ളിൽ പെയ്തിറങ്ങും ഇളനീരിൻ തുള്ളി നീ...
അലിഞ്ഞും നനഞ്ഞും മനസ്സേ നീയോ..
തേടു നീളേ നേടാനേതൊ സമ്മാനം......
[മന്ദാരപ്പൂ......]

കിലുങ്ങിയും കുണുങ്ങിയും അരുവീ നീയോ..
കിണുങ്ങിയോ ചിണുങ്ങിയോ അരികേ...
ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും അലയായ് നീയോ..
ചിലമ്പിയോ തുളുമ്പിയോ വെറുതെ...
മെയ്യിൽ കൈ തലോടും
നുര പോലെ ചിമ്മിയോ..ആഹാ ഹാഹാ..
കാതിൽ വന്നു ചേരും..പുഴ പോലെ കൊഞ്ചിയോ...
നിറഞ്ഞും കവിഞ്ഞും..മനസ്സേ താനേ..
പാടു നാളെയല്ലെ കാവിൽ കല്ല്യാണം.....
[മന്ദാരപ്പൂ......]

ചിത്രം
വിനോദയാത്ര

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

856

മയങ്ങി പോയി ഞാൻ

മയങ്ങി പോയി ഞാൻ മയങ്ങി പോയി
രാവിൻ പിൻനിലാമഴയിൽ ഞാൻ മയങ്ങി പോയി
മയങ്ങി പോയി ഞാൻ മയങ്ങി പോയി
കളിയണിയറയിൽ ഞാൻ മയങ്ങി പോയി
നീ വരുമ്പോൾ നിൻ വിരൽ തൊടുമ്പോൾ ഞാൻ
അഴകിൽ മിഴാവായ് തുളുമ്പി പോയി
(മയങ്ങി പോയി)

എന്തെ നീയെന്തേ
മയങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തി
പൊന്നേ ഇന്നെന്നെ
എന്തു നൽകാൻ നെഞ്ചിൽ ചേർത്തു നിർത്തി
മുകരാനോ പുണരാനോ
വെറുതെ വെറുതെ തഴുകാനാണൊ
(മയങ്ങി പോയി)

ഗ മ പ സ
സ രി നി ധ പ നി
പ ധ മ ഗ സ മ ഗ പാ
ജന്മം ഈ ജന്മം അത്രമേൽ
നിന്നോടടുത്തു പോയ് ഞാൻ
ഉള്ളിൽ എന്നുള്ളിൽ
അത്രമേൽ നിന്നോടിണങ്ങി പോയ് ഞാൻ
അറിയാതെ അറിയാതെ
അത്രമേൽ പ്രണയാതുരമായി മോഹം
(മയങ്ങി പോയി)

ചിത്രം
നോട്ടം

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
രമേശൻ നായർ

സംഗീതം
ബേണി ഇഗ്നേഷ്യസ്

Baby Edakochi

മയിലായ് പറന്നു വാ

മയിലായ് പറന്നു വാ
മഴവില്ല് തോൽക്കും എൻ അഴകേ
കനിവായ് പൊഴിഞ്ഞു താ
മണിപ്പീലിയൊന്നു നീ അരികെ
ഏഴില്ലം കാവുകൾ താണ്ടി
എന്റെ ഉള്ളിൽ നീ കൂടണയൂ
എൻ മാറിൽ ചേർന്നു മയങ്ങാൻ
ഏഴുവർണ്ണവും നീയണിയൂ
നീലരാവുകളും ഈ കുളിരും
പകരം ഞാൻ നൽകും
ആരുമാരുമറിയാതൊരു നാൾ
ഹൃദയം നീ കവരും (മയിലായ്...)

മുകിലുകൾ മേയും മാമഴ കുന്നിൽ
തളിരണിയും മയിൽപ്പീലിക്കാവിൽ (2)
കാതരമീ കളിവീണ മീട്ടി
തേടി അലഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ
വരൂ വരൂ വരദേ
തരുമോ ഒരു നിമിഷം (മയിലായ്...)

വിരഹനിലാവിൻ സാഗരമായ്
പുഴകളിലേതോ ദാഹമായി (2)
ആറ്റിലുറങ്ങും തേങ്ങലായ്
പാട്ടിനിണങ്ങും രാഗമായ്
വരൂ വരൂ വരദേ
തരുമോ തിരുമധുരം (മയിലായ്...)

ചിത്രം
മയിൽപ്പീലിക്കാവ്

പാടിയത്
ഉണ്ണിമേനോൻ

രചന
റഫീക് അഹമ്മദ്

സംഗീതം
ഷഹബാസ് അമൻ

858

മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത്

മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത് നീയെന്റെ
അരികിൽ ഇത്തിരി നേരമിരിക്കണേ
കനലുകൾ കോരി മരവിച്ച വിരലുകൾ
ഒടുവിൽ നിന്നെത്തലോടി ശമിക്കുവാൻ
ഒടുവിലായകത്തേക്കെടുക്കും ശ്വാസ-
കണികയിൽ നിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടാകുവാൻ
മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത് നീയെന്റെ
അരികിൽ ഇത്തിരി നേരമിരിക്കണേ
ഇനി തുറക്കേണ്ടതില്ലാത്ത കൺകളിൽ
പ്രിയതേ നിൻ മുഖം മുങ്ങിക്കിടക്കുവാൻ
ഒരു സ്വരംപോലുമിനിയെടുക്കാത്തൊരീ
ചെവികൾ നിൻ സ്വരമുദ്രയാൽ മൂടുവാൻ
അറിവുമോർമയും കത്തും ശിരസ്സിൽ നിൻ
ഹരിത സ്വച്ഛസ്മരണകൾ പെയ്യുവാൻ
മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത് നീയെന്റെ
അരികിൽ ഇത്തിരി നേരമിരിക്കണേ
അധരമാം ചുംബനത്തിന്റെ മുറിവു നിൻ
മധുരനാമജപത്തിനാൽ കൂട്ടുവാൻ
പ്രണയമേ നിന്നിലേക്കു നടന്നൊരെൻ
വഴികൾ ഓർത്തെന്റെ പാദം തണുക്കുവാൻ
പ്രണയമേ നിന്നിലേക്കു നടന്നൊരെൻ
വഴികൾ ഓർത്തെന്റെ പാദം തണുക്കുവാൻ
അതുമതീ ഉടൽ മൂടിയ മണ്ണിൽ നി-
ന്നിവനു പുൽക്കൊടിയായുയിർത്തേൽക്കുവാൻ
മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത് നീയെന്റെ
അരികിൽ ഇത്തിരി നേരമിരിക്കണേ
മരണമെത്തുന്ന നേരത്ത് നീയെന്റെ
അരികിൽ ഇത്തിരി നേരമിരിക്കണേ
ഉം....ഉം....

ചിത്രം
സ്പിരിറ്റ്

Babu Edakochi

മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ

മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ
മനക്കണ്ണടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ
ചൂടിയെറിഞ്ഞൊരു പൂവിൻ നോവും
ചുട്ട നെടുവീർപ്പുകളും...
ഒന്നു മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ
ജീവിതത്തിന്റെ പുറംപോക്കിൽ
വാടി വരളും പാഴ്ചെടിയിൽ
വിടർന്നതെന്തിന് വെറുതെ നിങ്ങൾ
തീണ്ടാനാഴിപ്പൂവുകളേ
വിസ്മൃതിയിൽ വേദനയിൽ
വീണ കിനാവുകളേ...
ഒന്നു മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ
മനക്കണ്ണടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ
തീയിനെ വന്നു വലംവെയ്ക്കുന്നു
വ്യാമോഹങ്ങൾ ശലഭങ്ങൾ

ചിറകെരിയുമ്പോൾ വിഷാദമെന്തിന്
തീരാനോവിൻ ശാപങ്ങളേ
മാലലയിൽ നീർക്കിളിപോൽ
നീന്തിയ മൗനങ്ങളേ

(ഒന്നു മറക്കാൻ)

ചിത്രം
സ്നേഹം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
കൈതപ്രം

860
മറക്കുമോ നീയെന്റെ

മറക്കുമോ നീയെന്റെ മൗനഗാനം
ഒരു നാളും നിലയ്ക്കാത്ത വേണുഗാനം
കാണാതിരുന്നാൽ കരയുന്ന മിഴികളേ
കാണുമ്പോൾ എല്ലാം മറക്കുന്ന
ഹൃദയമേ...
(മറക്കുമോ നീയെന്റെ..)

തെളിയാത്ത പേന കൊണ്ടെന്റെ കൈവെള്ളയിൽ
എഴുതിയ ചിത്രങ്ങൾ മറന്നു പോയോ
വടക്കിനിക്കോലായിൽ വിഷുവിളക്കറിയാതെ
ഞാൻ തന്ന കൈനീട്ടം ഓർമ്മയില്ലേ
വിട പറഞ്ഞകന്നാലും മാടി മാടി വിളിക്കുന്ന
മനസ്സിലെ നൂറ് നൂറ് മയിൽപ്പീലികൾ
(മറക്കുമോ നീയെന്റെ..)

ഒന്നു തൊടുമ്പോൾ നീ താമരപ്പൂ പോലെ
മിഴി കൂമ്പി നിന്നൊരാ സന്ധ്യകളും
മുറിവേറ്റ കരളിനു മരുന്നായ് മാറും നിൻ
ആയിരം നാവുള്ള സാന്ത്വനവും
മറക്കാൻ കൊതിച്ചാലും തിരി നീട്ടിയുണർത്തുന്ന
മിഴി നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പ്രിയനൊമ്പരം
മറക്കുമോ നീയെന്റെ മൗനഗാനം
ഒരു നാളും നിലയ്ക്കാത്ത വേണുഗാനം
കാണാതിരുന്നാൽ കരയുന്ന മിഴികളേ
കാണുമ്പോൾ എല്ലാം മറക്കുന്ന ഹൃദയമേ
ഹൃദയമേ...
മറക്കാം എല്ലാം നമുക്കിനി മറക്കാം

ചിത്രം
കാരുണ്യം

Babu Edakochi

മറഞ്ഞിരുന്നാലും മനസ്സിന്റെ

മറഞ്ഞിരുന്നാലും മനസ്സിന്റെ കണ്ണിൽ
മലരായ് വിടരും നീ..
ഒളിഞ്ഞിരുന്നാലും കരളിലെ ഇരുളിൽ
വിളക്കായ് തെളിയും നീ

(മറഞ്ഞിരുന്നാലും..)

മൃതസഞ്ജീവനി നീയെനിക്കരുളി
ജീവനിലുണർന്നു സായൂജ്യം..
ചൊടികൾ വിടർന്നൂ.. പവിഴമുതിർന്നൂ..
പുളകമണിഞ്ഞൂ.. ലഹരിയുണർന്നൂ..

(മറഞ്ഞിരുന്നാലും)

കണ്മണി നിനക്കായ് ജീവിതവനിയിൽ
കരളിൻ തന്ത്രികൾ മീട്ടും ഞാൻ..
മിഴികൾ വിടർന്നൂ.. ഹൃദയമുണർന്നൂ..
കദനമകന്നൂ.. കവിത നുകർന്നൂ..

(മറഞ്ഞിരുന്നാലും)

ചിത്രം
സായൂജ്യം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
കൈതപ്രം

മറഞ്ഞു പോയതെന്തേ

മറഞ്ഞു പോയതെന്തേ
നീ അകന്നു പോയതെവിടേ (2)
ഇരുളുന്ന മൺകൂട്ടിൽ എന്നെ തനിച്ചാക്കി
എങ്ങു നീ പറന്നു പോയി
അമ്മയെ വേർപെട്ട പൈക്കിടാവിൻ
ദുഃഖമോർക്കാതെ എങ്ങു നീ പോയീ

(മറഞ്ഞു...)

ഇനിയെന്തിനീ നിലവിളക്ക് നീ ഇല്ലാതെ
എന്തിനീ സിന്ദൂരം (2)
കുഞ്ഞുങ്ങളുറങ്ങീലാ കിളികളുറങ്ങീലാ (2)
കിളിവാതിൽ ചാരിയില്ലാ
പൊടിയരിക്കഞ്ഞിക്ക് ചൂടാറിയില്ലൊന്നു
വരില്ലേ വിളമ്പിത്തരില്ലേ

(മറഞ്ഞു...)

കരയിൽ വീണ മീനിനെ പോൽ
ഇന്നു നിമിഷങ്ങൾ എണ്ണിയെണ്ണി കഴിയുന്നു ഞാൻ (2)
മഞ്ഞിനു കുളിർമ്മയില്ല പുലരിക്കു തെളിമയില്ല (2)
തെന്നലിൻ സാന്ത്വനമില്ല
നീ വാഴും ആ തീരം എത്ര ദൂരെ
നീളുമീ പെരുവഴി എത്ര ദൂരം

(മറഞ്ഞു...)

ചിത്രം
കാരുണ്യം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ലോഹിതദാസ്

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

മറന്നുവോ പൂമകളെ

മറന്നുവോ പൂമകളെ...
എല്ലാം മറക്കുവാൻ നീ പഠിച്ചോ....
അകലേക്കൊഴുകുന്ന പുഴയാം നിന്നെ ഞാൻ
മനസ്സിൽ തടഞ്ഞു വെച്ചു - വെറുതെ

(മറന്നുവോ)

മാവിൽ നാട്ടുമാവിൽ നമ്മളൂഞ്ഞാൽ പാട്ടെറിഞ്ഞു
പാട്ടും പാട്ടിലേതോ കൂട്ടുകാരായ് നാമലഞ്ഞു...
തൊടിയിലെ തുമ്പയിൽ തുടിക്കുന്ന തുമ്പിയെ
പിടിക്കുന്ന കൗതുകമായി ഞാൻ -
അന്നും നിന്നെ കൊതിച്ചിരുന്നു

(മറന്നുവോ)

രാവിൽ പൂനിലാവിൽ പീലിനീർത്തും പുല്ലുപായിൽ
പൊന്നിൻ നൂലുപോലെ നീയുറങ്ങും നേരമന്നും
മനസ്സിലെ താലത്തിൽ ഒരു നല്ല കർപ്പൂരം
തിളയ്ക്കുന്ന തീക്കുരുന്നേ...
നിന്നെ അന്നും ഇന്നും തൊട്ടേയില്ല ഞാൻ

(മറന്നുവോ)

ചിത്രം
ചക്കരമുത്ത്

Babu Edakochi

മറന്നോ നീ നിലാവിൽ

മറന്നോ നീ നിലാവിൽ
നമ്മളാദ്യം കണ്ടൊരാ രാത്രി (2)
കലാലോലം കടാക്ഷങ്ങൾ
മനസ്സിൽ കൊണ്ടൊരാ രാത്രി (2)

[മറന്നോ..]

പ്രിയാ നിൻ ഹാസ കൌമുദിയിൽ
പ്രശോഭിതം എന്റെ സ്മൃതി നാളം (2)
സദാ പൊരിയുന്ന ചിന്തയിൽ നീ
മനം കുളിരുന്ന കുഞ്ഞോളം (2)

(മറന്നോ...)

എരിഞ്ഞു മൂകവേദനയിൽ
പ്രഭാമയം എന്റെ ഹർഷങ്ങൾ (2)
വൃഥാ പരിശൂന്യ നിമിഷങ്ങൾ
സുധാരസ രമ്യയാമങ്ങൾ (2)

{ മറന്നോ..}

ചിത്രം
ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി	ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

865

മലയാളിപ്പെണ്ണേ നിന്റെ

മലയാളിപ്പെണ്ണേ നിന്റെ മനസ്സ്
മലർമേഘത്തിര നീന്തും നഭസ്സ്
ശാക്തേയസാരം നിൻ മഹസ്സ്
ശാശ്വതം നിൻ രാഗ തപസ്സ്

(മലയാളിപ്പെണ്ണേ...)

വസന്തോദയത്തിലും ഗ്രീഷ്മാതപത്തിലും
പെയ്ത്തൊഴിയും വർഷ സംഘർഷണത്തിലും (2)
തെളിയുന്ന ശ്രീത്വത്തിൻ നിത്യഭാവം (2)
സത്യമാം കാരുണ്യ സാന്ദ്ര നീലം...

(മലയാളിപ്പെണ്ണേ...)

ഗുണത്താൽ നീ കുറൂരമ്മയായ് തീരുമ്പോൾ
ഗുരുവായൂരപ്പനും വണങ്ങും
ഉയിരിനും മേലെയാണഭിമാനമെന്നോതി (2)
ഇളയിടത്തമ്മയായ് നീ ഒരുങ്ങും....

(മലയാളിപ്പെണ്ണേ..)

നന്മയിൽ വിടരുന്ന ദർശന സൌരഭം
കുന്ദലതേ നിന്റെ ധർമ്മരോഷം
എന്നെന്നും ഓർമ്മയിൽ ഒഴുകിടും മോഹനം (2)
ഇന്ദുലേഖേ നിന്റെ നർമ്മബോധം...

(മലയാളിപ്പെണ്ണേ...)

ചിത്രം
ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കൾ

Babu Edakochi

മലരും കിളിയും ഒരു കുടുംബം

മലരും കിളിയും ഒരു കുടുംബം ഒരു കുടുംബം
നദിയും കടലും ഒരു കുടുംബം ഒരു കുടുംബം
നദിയുടെ കരയിൽ കിളികൾ പോലെ
നിങ്ങൾ വിടർത്തും വസന്തം
(മലരും...)
ലാലാല്ലാ..ലാലാലാ..

മാനത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സിന്ദൂരം ചിന്നുന്ന
മാണിക്യ കുന്നേറി തുള്ളിച്ചാട്ടം (2)
അഴകുകൾ നിങ്ങൾ ഉണർവുകൾ നിങ്ങൾ (2)
അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും കണികളായ് മേവുന്ന എൻ കണ്ണിൻ
മണികളേ നിങ്ങൾക്കായ് സ്വർണ്ണ പൂങ്കുടയുമായ്
നിൽക്കുന്ന ആരാമം നിറവുമായ്
(മലരും..)
ലാലാലാലാ..ലാലാലാ..

പാലാഴി പൈതങ്ങൾ പാൽക്കഞ്ഞി തൂവുന്ന
പഞ്ചാര പൂഴിയിൽ മിന്നി മിന്നും (2)
കതിരുകൾ നിങ്ങൾ കനവുകൾ നിങ്ങൾ (2)
ഒറ്റയ്ക്കും ഒന്നിച്ചും തിരകളെ തോല്പിക്കാൻ
പോരും പൊന്നലകളെ നിങ്ങൾക്കായ് അന്തിപ്പൂ
തിരിയുമായ് വന്നെത്തുന്നാകാശം കുടവുമായ്

(മലരും..)

ചിത്രം
ആട്ടക്കലാശം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

മലരേ മാതളമലരേ

മലരേ മാതളമലരേ
മദനൻ മധുപൻ മുരളീലോലൻ
മധുരം നുകരാൻ വരവായീ നിന്നെ
മാറോടു ചേർക്കാൻ വരവായീ

(മലരേ..)

ആയിരം തിരിയുള്ള ദീപം കൊളുത്തി
ആകാശത്തിരുനട തുറന്നു (2)
പാവനപ്രേമത്തിൻ പുഷ്പാഞ്ജലിയുമായ്
പാതിരാപ്പൂവുകൾ വിടർന്നു
പാതിരാപ്പൂവുകൾ വിടർന്നു

(മലരേ..)

അനുരാഗമാദക ലഹരിയിൽ മുഴുകീ
അഭിലാഷവാഹിനിയൊഴുകീ (2)
സ്വർണ്ണത്തിൻ ചിറകുള്ള സ്വപ്നമരാളങ്ങൾ
സ്വർഗ്ഗഗീതങ്ങളായ് പറന്നു
സ്വർഗ്ഗഗീതങ്ങളായ് പറന്നു

(മലരേ..)

ചിത്രം
ആ നിമിഷം

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ജാനകി

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
സലിൽ ചൗധരി

868

മലർക്കൊടി പോലെ

മലർക്കൊടി പോലെ വർണ്ണത്തുടി പോലെ
മയങ്ങൂ നീയെൻ മടി മേലേ (2)
അമ്പിളി നിന്നെ പുൽകാൻ
അംബരം പൂകി ഞാൻ മേഘമായ്
നിറസന്ധ്യയായ് ഞാൻ ആരോമലേ
വിടർന്നെന്നിൽ നീയൊരു പൊൻതാരമായ്
ഉറങ്ങൂ കനവു കണ്ടുണരാനായ് ഉഷസ്സണയുമ്പോൾ
(മലർ..)

എന്റെ മടിയെന്നും നിന്റെ പൂമഞ്ചം
എന്റെ മനമെന്നും നിൻ പൂങ്കാവനം
ഈ ജന്മത്തിലും വരും ജന്മത്തിലും
ഇനിയെൻ ജീവൻ താരാട്ടായൊഴുകേണമേ
മധുകണം പോലെ മഞ്ഞിൻ മണി പോലെ
മയങ്ങൂ നീയീ ലത മേലേ മയങ്ങൂ നീയെൻ മടി മേലേ
ആരിരോ..ആരിരാരാരോ (2)

കാലമറിയാതെ ഞാൻ അമ്മയായ്
കഥയറിയാതെ നീ പ്രതിച്ഛായയായ്
നിൻ മനമെൻ ധനം നിൻ സുഖമെൻ സുഖം
ഇനിയീ വീണ നിൻ രാഗ മണിമാളിക
മധുസ്വരം പോലെ മണിസ്വനം പോലെ
മയങ്ങൂ ഗാനക്കുടം പോലെ മയങ്ങൂ നീയെൻ മടി മേലെ..
ആരിരോ..ആരിരോ

ചിത്രം
വിഷുക്കണി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഓ.എൻ.വി	ഇളയരാജ

869

മലർത്തോപ്പിതിൽ

മലർത്തോപ്പിതിൽ കിളിക്കൊഞ്ചലായ്
മണിത്തെന്നലായ് വാ
ഓടി വാ കളമൊഴികളിൽ നീന്തി വാ
പാടി വാ കതിരൊളികളിൽ ആടി വാ
ഇരുളിലുമകമിഴി തെളിയുക
തൊഴുതുണരുക

(മലർത്തോപ്പിതിൽ....)

കുരുന്നോമനക്കൺകളിൽ
പുലർക്കന്യ തൻ പ്രസാദമാം പൂച്ചെണ്ടിതാ
കരൾ ചില്ലയിൽ പറന്നിതാ
പകൽപ്പക്ഷികൾ സ്വരാമൃതം തൂകുന്നിതാ
പാടിപ്പാടി പോകാം ചേർന്നാടിപ്പാടി പോകാം
കൂട്ടായെന്നും കൂടെപ്പോകാൻ
ദേവദൂതരാണല്ലോ
(മലർത്തോപ്പിതിൽ...)

ഒരേ കീർത്തനസ്വരങ്ങളായ്
ഒരേ ശ്രീലകത്തുണർന്നിടും വെൺപ്രാക്കളോ
ഒരേ തട്ടിലായെരിഞ്ഞിടും
ഒരേയഗ്നി തൻ നിറന്ന പൊൻ നാളങ്ങളോ
ഉള്ളിന്നുള്ളിൽ കാണാം ആ സ്വർല്ലോകത്തിരു വെട്ടം
കൂട്ടിന്നെന്നും ദീപം കാട്ടാൻ ദേവദൂതരാണല്ലോ
(മലർത്തോപ്പിതിൽ....)

ചിത്രം
ദൂരം അരികെ

പാടിയത്
പി.ജയചന്ദ്രൻ, രാജലക്ഷ്മി

രചന
റഫീക് അഹമ്മദ്

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

870

മലർവാകക്കൊമ്പത്ത്

മലർവാകക്കൊമ്പത്ത് മണിമേഘത്തുമ്പത്ത്
മഴവില്ലിൻ തുഞ്ചത്ത് ചാഞ്ചാട്ട കിളിയേ കിളിയേ
പുണരുമ്പോൾ പിടയാതെ ചിറകാലേ കുടയാതെ
ഇടനെഞ്ചിൽ മഞ്ചത്തിൽ ചാഞ്ചാട്ട കിളിയേ കിളിയേ
വെയിലാറി നീ വാ വാ
പകൽ പോയി നീ വാ വാ
അനുരാഗ കിളിയേ കിളിയേ ചാഞ്ചാട്ട കിളിയേ കിളിയേ
(മലർവാകക്കൊമ്പത്ത്)

തെളിമാനത്തോപ്പിൽ നിന്നൊരാ
അനുരാഗത്തിങ്കളൊന്നിതാ...
കരിനീലക്കണ്ണിനുള്ളിലേ ദീപമാലയായ് (2)
കിനാവിലീ ജനാലയിൽ വരൂ വരൂ.. വിലോലയായ്
വിമൂകമെന്റെ വീണയിൽ വരൂ വരൂ.. സുരാഗമായ്
അകതാരിൽ കിളിയേ കിളിയേ ചാഞ്ചാട്ട കിളിയേ കിളിയേ
(മലർവാകക്കൊമ്പത്ത്)

കുടമേന്തും ഞാറ്റുവേലപോൽ
കുളിർതൂകും നിൻ തലോടലിൽ
തിന പൂക്കും പാടമാകവേ കാത്തുനിൽക്കവേ
വിഭാതമീ ഹിമാംബുവിൽ വരൂ വരൂ പ്രസാദമായ്
ഒരായിരം ചിരാതുകൾ ഇതായിതാ സുഹാസമായ്
കരളാകും കിളിയേ കിളിയേ ചാഞ്ചാട് കിളിയേ കിളിയേ
(മലർവാകക്കൊമ്പത്ത്)
വെയിലാറി നീ വാ വാ
പകൽ പോയി നീ വാ വാ
അനുരാഗക്കിളിയേ കിളിയേ
ചാഞ്ചാട്ട കിളിയേ കിളിയേ

ചിത്രം
എന്നും എപ്പോഴും

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഷിബു ചക്രവർത്തി

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

BabyEdakochi

871

മഴ പെയ്തു മാനം

മഴ പെയ്തു മാനം തെളിഞ്ഞ നേരം (2)
തൊടിയിലെ തൈമാവിൻ ചോട്ടിൽ
ഒരു കൊച്ചു കാറ്റേറ്റ് വീണ തേൻ മാമ്പഴം
ഒരുമിച്ചു പങ്കിട്ട കാലം
ഒരുമിച്ചു പങ്കിട്ട ബാല്യകാലം

(മഴ പെയ്തു മാനം)

പലവട്ടം പിന്നെയും മാവു പൂത്തു
പുഴയിലാ പൂക്കൾ വീണൊഴുകി പോയി
പകൽ വർഷ രാത്രി തൻ മിഴി തുടച്ചു
പിരിയാത്ത നിഴലു നീ എന്നറിഞ്ഞു
പിരിയാത്ത നിഴലു നീ എന്നറിഞ്ഞു
മഴ പെയ്തു മാനം തെളിഞ്ഞ നേരം

(മഴ പെയ്തു മാനം)

എരിവേനലിൽ ഇളം കാറ്റു പോലെ
കുളിർവേളയിൽ ഇളവെയിലു പോലെ
എല്ലാം മറന്നെനിക്കെന്നുമുറങ്ങാൻ
നീ തന്നൂ മനസ്സിന്റെ തൊട്ടിൽ പോലും
നീ തന്നൂ മനസ്സിന്റെ തൊട്ടിൽ പോലും

(മഴ പെയ്തു മാനം)

ചിത്രം
ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ കേസ് ഡയറി

പാടിയത്
വിജയ് യേശുദാസ്

രചന
റഫീക് അഹമ്മദ്

സംഗീതം
ഷഹബാസ് അമൻ

BabuEdakochi

മഴ കൊണ്ടു മാത്രം

മഴ കൊണ്ടു മാത്രം മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകൾ
ചിലതുണ്ട് മണ്ണിൻ മനസ്സിൽ..
പ്രണയത്തിനാൽ മാത്രമെരിയുന്ന ജീവന്റെ
തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളിൽ.... (2)

ഒരു ചുംബനത്തിന്നായ് ദാഹം ശമിക്കാതെ
എരിയുന്ന പൂവിതൾത്തുമ്പുമായി
പറയാത്ത പ്രിയതരമാമൊരു വാക്കിന്റെ
മധുരം പടർന്നൊരു ചുണ്ടുമായി

വെറുതെ പരസ്പരം നോക്കിയിരിക്കുന്നു
നിറമൗനചഷകത്തിനിരുപുറം നാം (2)
(മഴ കൊണ്ടു മാത്രം)

സമയകല്ലോലങ്ങൾ കുതറുമീ കരയിൽ നാം,
മണലിന്റെ ആർദ്രമാം മാറിടത്തിൽ... (2)
ഒരു മൗനശില്പം മെനഞ്ഞുതീർത്തെന്തിനോ
പിരിയുന്ന സാന്ധ്യവിഷാദമായി...
ഒരു സാഗരത്തിൻ മിടിപ്പുമായി...
ഒരു സാഗരത്തിൻ മിടിപ്പുമായി...

(മഴ കൊണ്ടു മാത്രം) (2)
തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളിൽ....
തിരികളുണ്ടാത്മാവിനുള്ളിൽ......

ചിത്രം
സ്പിരിറ്റ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം	പൂവ്വച്ചൽ ഖാദർ	ഗംഗൈ അമരൻ

BabyEdakochi

മഴക്കാലമേഘം

മഴക്കാലമേഘം ഒന്ന് മലരുഞ്ഞാലാട്ടിയത്
ഇതു തേടി തേടി തന്നെ ഒരു ജീവൻ വാടിയത് (2)
ഇത്രയും കാലം ചിത്തിരപ്പെണ്ണിൻ മിഴികൾ തേടിയത്
ഒരു മൗനം പാടിയത് അതിൻ മോഹം കൂടിയത്
ലലലാലല ലാലലാ ലല ലാലല ലാലലാ
മീട്ടാത്ത വീണയാം എന്നുടെ ദേഹം
നീ തൊട്ടും വേളയിൽ മോഹനരാഗം (2)
വിരൽവഴി പകർന്നത് ഉടൽ വഴി കലർന്നത്
തല മുതൽ കാൽ വരെ കുളിരണിയാൻ
പൊന്നേ ഞാനൊരു പൂവല്ല
പൂ പോലെ നീ നുള്ളാൽ
എനിക്കായി തുടുക്കുമീ മലരിനെ മറക്കണോ

(മഴക്കാല...)

ആഹഹാ ഏഹെഹേ ലാലലാലാലലാ ലലലാ(2)
ആഹാ എൻ തോളത്ത് മാങ്കനിച്ഛായ
ആകാശഗംഗയെൻ മേനിയെ പുൽകാൻ (2)
വിധിച്ചത് കൊതിച്ചത് കൊതിച്ചത് തരുന്നത്
കഴിഞ്ഞത് മറന്നിട്ടു നിനക്കിനി ഞാൻ
കാമൻ മീട്ടും സംഗീതം പ്രേമത്തിൻ സന്ദേശം
തൊടെ തൊടെ തളിർത്തിടും ലത പോലെ പടർന്നിടും

(മഴക്കാല...)

ചിത്രം
പ്രേമാഭിഷേകം

874

മഴത്തുള്ളികൾ

മഴത്തുള്ളികൾ പൊഴിഞ്ഞീടുമീ നാടൻ വഴി
നനഞ്ഞോടിയെൻ കുടക്കീഴിൽ നീ വന്ന നാൾ
കാറ്റാലെ നിൻ ഈറൻ മുടി ചേരുന്നിതെൻ മേലാകവെ
നീളുന്നൊരീ മൺപാതയിൽ
തോളോടു തോൾ പോയില്ലയോ

(മഴത്തുള്ളികൾ...)

ഇടറാതെ ഞാൻ ആ കൈയ്യിൽ കൈ ചേർക്കവേ
മയിൽ പീലി പാളും പോലെ നോക്കുന്നുവോ
തണുക്കാതെ മെല്ലെ ചേർക്കും നേരത്തു നീ
വിറക്കുന്ന മെയ്യും മാറും വേറെന്തിനോ
ആശിച്ചു ഞാൻ തോരാത്തൊരീ
പൂമാരിയിൽ മൂടട്ടേ ഞാൻ

(മഴത്തുള്ളികൾ...)

കുടത്തുമ്പിൽ ഊറും നീർപോൽ കണ്ണീരുമായ്
വിട ചൊല്ലി മൂകം നീയും മാഞ്ഞീടവേ
കാറൊഴിഞ്ഞ വാനിൽ ദാഹം തീർന്നിടവേ
വഴിക്കോണിൽ ശോകം നില്പൂ ഞാനേകനായ്
നീയെത്തുവാൻ മോഹിച്ചു ഞാൻ
മഴയെത്തുമാ നാൾ വന്നീടാൻ

(മഴത്തുള്ളികൾ...)

ചിത്രം
വെട്ടം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
നജീം അർഷാദ്, സൗമ്യ	സന്തോഷ് വർമ്മ	ബിജിപാൽ

Babu Edakochi

മഴനിലാ കുളിരുമായി

മഴനിലാ കുളിരുമായ് വേനൽ ഉവൽ വീശും
മൊഴിയിലും മധുരമായ് മൗനം കഥ പറയും
പൂങ്കാറ്റീ വഴീയേ വരാതെ കാറ്റെൻ കുളിരറിയും
ഏതോ സുഖമീ നെഞ്ചിൽ നിറയും
മഴനിലാ കുളിരുമായി

മാഞ്ഞു പോകാൻ മറന്ന സ്വപ്നം
കണ്ണിൽ തങ്ങും പകലുകളിൽ ..
കണ്ണടച്ചാലുമുള്ളിലാരോ രാഗം പാടും ഇരവുകളിൽ..
മലരുകൾ പൂക്കാതെ .. മലരിലും മാറ്റോടെ
ഹൃദയമറിയും പുതിയ മൃദുലഗന്ധം
മഴനിലാ കുളിരുമായി ..വേനൽ ഉവൽ വീശും

ചിറകില്ലാതെ നമ്മൾ നീലാകാശം പൂകും ചില നിമിഷം ..
ചില്ലുകണ്ണാടി നോക്കുമെങ്കിൽ
നിന്നെ കാണും ചില നിമിഷം ..
ശംഖിലെ കടൽ പോലെ നെഞ്ചിലേ അനുരാഗം
അലകളിളകി ഉയിരു തഴുകും നേരം

മഴനിലാ കുളിരുമായി ..വേനൽ ഉവൽ വീശും
മൊഴിയിലും മധുരമായി മൗനം കഥ പറയും
പൂങ്കാറ്റീ വഴീയേ വരാതെ കാറ്റെൻ കുളിരറിയും
ഏതോ സുഖമീ നെഞ്ചിൽ നിറയും..

ചിത്രം
വിക്രമാദിത്യൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ഉണ്ണിമേനോൻ	അനൂപ് മേനോൻ	രതീഷ് വേഗ

BabyEdakochi

മഴനീർത്തുള്ളികൾ

മഴനീർത്തുള്ളികൾ .. നിൻ തനുനീർ മുത്തുകൾ
തണവായ് പെയ്തിടും കനവായ് തോർന്നിടും
വെൺശംഖിലെ ലയഗാന്ധർവ്വമായ്
നീയെന്റെ സാരംഗിയിൽ...
ഇതളിടും നാണത്തിൻ തേൻതുള്ളിയായ്
കതിരിടും മോഹത്തിൻ പൊന്നോളമായ്
മഴനീർത്തുള്ളികൾ .. നിൻ തനുനീർ മുത്തുകൾ
തണവായ് പെയ്തിടും കനവായ് തോർന്നിടും

രാമേഘം പോൽ വിൺതാരം പോൽ
നീയെന്തേയകലേ നിൽപ്പൂ
കാതരേ നിൻ ചുണ്ടിലെ സന്ധ്യയിൽ അലിഞ്ഞിടാം
പിരിയും ചന്ദ്രലേഖയെന്തിനോ
കാത്തുനിന്നെന്നോർത്തു ഞാൻ
(മഴനീർത്തുള്ളികൾ....തോർന്നിടും)

ളമഞ്ഞിലെ വെയിൽനാളം പോൽ
നിൻ കണ്ണിലെൻ ചുംബനം
ളവലായ് പൊഴിഞ്ഞൊരീ ആർദ്രമാം നിലാക്കുളിർ
അണയും ഞാറ്റുവേലയെന്തിനോ
ഒരുമാത്ര കാത്തെന്നോർത്തു ഞാൻ

(മഴനീർത്തുള്ളികൾ ...... പൊന്നോളമായ്)
മഴനീർത്തുള്ളികൾ .. നിൻ തനുനീർ മുത്തുകൾ
തണവായ് പെയ്തിടും
കനവായ് തോർന്നിടും

ചിത്രം
ബ്യൂട്ടിഫുൾ

പാടിയത്
മഞ്ജരി

രചന
വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രൻ

സംഗീതം
മോഹൻ സിത്താര

877

മഴയിൽ രാത്രിമഴയിൽ

മഴയിൽ രാത്രിമഴയിൽ
പൊഴിയും സ്നേഹനിറവിൽ
നിനവേ... ആ.. നിനവേ എന്തേ നിന്നിൽ
വിരഹം ചേരും നോവിൻ നീലാമ്പരി
മഴയിൽ രാത്രിമഴയിൽ..
പൊഴിയും സ്നേഹനിറവിൽ
മുഖം തരാതെ പോയ് മറഞ്ഞോ വസന്തകാലം
മുഖം തരാതെ പോയ് മറഞ്ഞോ വസന്തകാലം
മധുര മൊഴികളേ..
നിങ്ങൾ പോലും മൗനം തേടും നേരം
ഹരിതവനികളേ ഇലകളെരിയുമൊരു
ചിതയുടെ കനലൊളിയോ ഗ്രീഷ്മം.. ഗ്രീഷ്മം..
മഴയിൽ രാത്രിമഴയിൽ പൊഴിയും സ്നേഹ നിറവിൽ
നിനവേ.. ആ .. നിനവേ എന്തേ നിന്നിൽ
വിരഹം ചേരും നോവിൻ നീലാമ്പരി... ആ ..ആ
ദലം കരിഞ്ഞ വേനലെങ്ങോ അകന്നപോലെ
ദലം കരിഞ്ഞ വേനലെങ്ങോ അകന്നപോലെ
മിഥുന ശലഭമേ
നീയോ മെല്ലെ ദൂരെ മേയും നേരം
വിധുര രജനിയുടെ മുകില മനസ്സിലൊരു
ജനമണി പതിയുകയോ വീണ്ടും.. വീണ്ടും..
മഴയിൽ രാത്രിമഴയിൽ പൊഴിയും സ്നേഹനിറവിൽ
നിനവേ.. ആ ..നിനവേ എന്തേ നിന്നിൽ
വിരഹം ചേരും നോവിൻ നീലാമ്പരി
മഴയിൽ രാത്രിമഴയിൽ
പൊഴിയും സ്നേഹ നിറവിൽ ... ഉം...ഉം

ചിത്രം
കറുത്ത പക്ഷികൾ

Babu Edakochi

മഴവില്ലാട്ടം മലയുടെ

മഴവില്ലാട്ടം മലയുടെ മുകളിൽ
ഒരു തേരോട്ടം മണിമുകിലോട്ടം
കിളിയും കാറ്റും കുറുകുഴൽ തകിൽ വേണം
കളവും പാട്ടും കളി ചിരി പുകിൽ മേളം (2)

ഇല്ലില്ലം കാട്ടിൽ പാട്ടും മൈനേ
നിന്നോടൊത്തുഞ്ഞാലിലാടാൻ വരാം
കിണ്ണത്തിലെന്തേ പാലോ തേനോ
നിന്നോടൊത്തിന്നോണം കൂടാൻ വരാം
അരുമയോടരികിലിരുന്നാൽ
ഒരു കഥ പല കഥ ചൊല്ലാം
കതിരുകൾ കൊയ്യാൻ കൂടെ വരാം

(മഴവില്ലാട്ടം...)

തച്ചോളി പാട്ടിൻ താളം കേട്ടോ
തത്തമ്മേം പാടത്തു കൊയ്യാൻ വന്നു (2)
ഉതിർമണി കതിർമണി തേടീ
പറവകൾ പല വഴി വന്നു
ഇനിയുമൊരോണം കൂടാൻ വരൂ

(മഴവില്ലാട്ടം..)

ചിത്രം
തുടർക്കഥ

പാടിയത്
അഫ്സൽ, മഞ്ജരി, സംഗീത

രചന
വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രൻ

സംഗീതം
അലക്സ് പോൾ

Babu Edakochi

മഴവില്ലിൻ നീലിമ കണ്ണിൽ

മഴവില്ലിൻ നീലിമ കണ്ണിൽ
മഴവില്ലിൻ ശോണിമ ചുണ്ടിൽ (2)
മഴവില്ലിൻ ചാരുതയോടെ വിരിഞ്ഞോ നീ മുന്നിൽ

മഴ പാകിയ നേരിയ നൂലിൽ മഴമുത്തു കിലുങ്ങിയ നാളിൽ
മഴവില്ലിൻ മഞ്ജിമയോടെ നിറഞ്ഞോ നീയുള്ളിൽ
മഴവില്ലിൻ നീലിമ കണ്ണിൽ മഴവില്ലിൻ ശോണിമ ചുണ്ടിൽ

മഴ കിങ്ങിണി കെട്ടിയ മാറിൽ
മഴ മണിവള ചാർത്തിയ കൈയ്യിൽ
മഴ മെല്ലെയുരുമ്മിയ മെയ്യിനുമഴകോ നൂറഴക് (2)
മഴ നീട്ടിയ വിരലോടെ മഴ മീട്ടിയ ചിരിയോടെ
മഴ ചൂടിയ തനുവോടെ മഴ മൂടിയ കനവോടെ
മഴമേഘരഥങ്ങളിലേറും പകലോനാകും ഞാൻ
മഴവില്ലിൻ നീലിമ കണ്ണിൽ മഴവില്ലിൻ ശോണിമ ചുണ്ടിൽ

മഴവില്ലു വരച്ചവനേ നീ മഴവില്ലു വിരിച്ചവനേ നീ
മഴവില്ലു മെനഞ്ഞു മിനുക്കണതിനി നീ എന്നാണോ
മഴ നൽകിയ കുളിരോടെ മഴ പുൽകിയ നനവോടെ
മഴ ഉകിയ മലരോടെ മഴ ചിന്നിയ സുഖമോടെ
മഴ തുള്ളി വരുന്നൊരു നേരം മഴവില്ലെഴുതും ഞാൻ
മഴവില്ലിൻ നീലിമ കണ്ണിൽ
മഴവില്ലിൻ ശോണിമ ചുണ്ടിൽ

ചിത്രം
ഹലോ

880

Babu Edakochi

മഴവിൽക്കൊതുമ്പിലേറിവന്ന

മഴവിൽക്കൊതുമ്പിലേറിവന്ന വെണ്ണിലാക്കിളീ..
കദളീവനങ്ങൾ താണ്ടിവന്നതെന്തിനാണു നീ
മിഴിനീർക്കിനാവിലൂർന്നതെന്തേ സ്നേഹലോലയായ്..

പുതുലോകം ചാരേ കാണ്മൂ
നിൻ ചന്തം വിരിയുമ്പോൾ
അനുരാഗം പൊന്നായ് ചിന്നി
നിൻ അഴകിൽ തഴുകുമ്പോൾ
താലീപ്പീലിപ്പൂരം ദൂരെ മുത്തുക്കുട നീർത്തിയെന്റെ
രാഗസീമയിൽ
അല്ലിമലർക്കാവിൻ മുന്നിൽ തങ്കത്തിടമ്പെഴുന്നള്ളും
മോഹസന്ധ്യയിൽ

(മഴവിൽക്കൊതുമ്പിൽ)

തിരുവള്ളൂർക്കുന്നിൻ മേലേ തിറമേളം കൂടാറായ്..
മണിനാഗക്കോവിലിനുള്ളിൽ നിറദീപം കാണാറായ്
അങ്കത്താളം തുള്ളിത്തുള്ളി
കന്നിച്ചേകോർ എഴുന്നള്ളും വർണ്ണക്കേളിയിൽ
കോലം മാറി താളം മാറി ഓളം തല്ലും തീരത്തിപ്പോൾ
വന്നതെന്തിനായ്

(മഴവിൽക്കൊതുമ്പിൽ)

ചിത്രം
അദ്വൈതം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഓ.എൻ.വി

സംഗീതം
സലിൽ ചൗധരി

881

Babu Edakochi

മാടപ്രാവേ വാ

മാടപ്രാവേ വാ ഒരു കൂടുകൂട്ടാൻ വാ
ഈ വസന്തക്കാലം കൈനീട്ടി
കൈ നീട്ടി വരവേൽക്കയായ് നീ വാ

(മാടപ്രാവേ)

മാരിയിൽ വേനലിൽ കൂടെ വരാമോ
മാറിലിളം ചൂടേറ്റു രാവുറങ്ങാമോ ഈ മുളം കൂട്ടിൽ (2)
മരിക്കും വരെ കൂട്ടിരിക്കാമോ

(മാടപ്രാവേ)

ഈ വയൽപ്പൂവുപോൽ നാം കൊഴിഞ്ഞാലും
ഈ വഴിയിലാകെ നീ കൂടെ വരാമോ പാടി വരാമോ (2)
മരിക്കും വരെയെന്നിണപ്രാവേ

(മാടപ്രാവേ)

ചിത്രം
മദനോത്സവം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ, സ്വർണ്ണലത	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	വിദ്യാസാഗർ

882

മാണിക്ക്യക്കല്ലാൽ മേഞ്ഞു

മാണിക്ക്യക്കല്ലാൽ മേഞ്ഞു മെനഞ്ഞേ
മാമണിക്കൊട്ടാരം
താഴിട്ടടച്ചാൽ താനേ തുറക്കും തങ്കത്തിൻ കൊട്ടാരം
കുളിരമ്പിളി തുമ്പനും ആവണിത്തുമ്പിയും
മയ്യണിക്കണ്ണുമായ് കാവല് നിൽക്കണ
മായക്കൊട്ടാരം എന്റെ മോഹക്കൊട്ടാരം
(മാണിക്ക്യക്കല്ലാൽ..)
മഞ്ഞു മഞ്ചാടി പൂ പൂക്കും തൊടിയും
പുള്ളി പൂവാലിപ്പൈക്കൾ തൻ കുറുമ്പും
തുള്ളും കുഞ്ഞാടിൻ കൂട്ടവും പൂമീനും പൊന്മാനും
പൂങ്കുയിൽ പാട്ടും പാട്ടും (2)
കുഞ്ഞുപ്രാവുകൾ മേയും ഇലഞ്ഞിക്കാവും
പാൽമരം പെയ്യും ഇളം തണുപ്പും
നാണം കുണുങ്ങും നിൻ പുഞ്ചിരിയും
തുള്ളിത്തുളുമ്പും പള്ളിമണിയും
ഉള്ളിന്നുള്ളിൽ കൗതുകമായ് ഓരോ നാളും ഉത്സവമായ്
ആ..ആ.ആ.ആ..
(മാണിക്ക്യക്കല്ലാൽ..)
കണ്ണിൽ മിന്നാട്ടം മിന്നുന്ന തിളക്കം
കാതിൽ തോണിപ്പാട്ടിൻ വളകിലുക്കം
മെയ്യിലന്തിക്കള ചെന്തെങ്ങിൻ ചെമ്മുകിൽ ചാന്തിട്ട്
പൂങ്കുല തോൽക്കും ഗന്ധം (2)
മാറിൽ ചില്ലുനിലാവോ മഞ്ഞൾക്കുഴമ്പോ
താമര നോൽക്കും വർണ്ണപ്പകിട്ടോ
മാമണി പീലിപ്പൂ കാവടിയോ
മാരിവില്ലോലും പകൽമുകിലോ
കാണാച്ചെപ്പിൽ കുങ്കുമമോ
മുത്തായ് ചുണ്ടത്ത് മുത്തങ്ങളായ്
ആ..ആ.ആ.ആ..
(മാണിക്ക്യക്കല്ലാൽ..)

ചിത്രം
വർണ്ണപ്പകിട്ട്

പാടിയത് യേശുദാസ്	രചന ഓ.എൻ.വി	സംഗീതം ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

മാണിക്യവീണയുമായെൻ

മാണിക്യവീണയുമായെൻ മനസിന്റെ താമര -
പൂവിലുണർന്നവളേ
പാടുകില്ലേ വീണ മീട്ടുകില്ലേ
നിന്റെ വേദനയെന്നോട് ചൊല്ലുകില്ലേ
ഒന്നും മിണ്ടുകില്ലേ

(മാണിക്യ..)

എൻ മുഖം കാണുമ്പോൾ നിൻ കണ്ണിണകളിൽ
എന്തിത്ര കോപത്തിൻ സിന്ദൂരം
എന്നടുത്തെത്തുമ്പോൾ എന്തുചോദിക്കിലും
എന്തിനാണെന്തിനാണീ മൌനം

(മാണിക്യ..)

മഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞല്ലോ മാമ്പൂ കൊഴിഞ്ഞല്ലോ
പിന്നെയും പൊൻവെയിൽ വന്നല്ലോ
നിൻ മുഖത്തെന്നോ മറഞ്ഞൊരാ പുഞ്ചിരി
എന്നിനി എന്നിനി കാണും ഞാൻ

(മാണിക്യ..)

ചിത്രം
കാട്ടുപൂക്കൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	ബേണി ഇഗ്നേഷ്യസ്

884
മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ

മാലേയ ലോല ലോലേ മാംഗല്യ ശീലെ (2)
കല്യാണ കാലമല്ലേ കളമൃദുവാണിയല്ലേ... നീ പാട് ..പാട്..
മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ മനസ്സും നിറഞ്ഞേ വന്നാൽ
വേണം കല്യാണം
നാണം കുഞ്ഞൂഞ്ഞാലാട്ടും നിറമാറിൽ ചെല്ലം ചെല്ലം
താളം തുമേളം
മണി ചേലോലും ഓലേഞ്ഞാലീ
ഇനി കാർത്തുമ്പി പെണ്ണാൾക്ക് താലിയും കൊണ്ടേ വായോ
(മാനം തെളിഞ്ഞേ ......വേണം കല്യാണം)

പാട വരമ്പോരം ചാഞ്ചാട്ടും കതിരണി മണിമയിലോ നീയോ
മാരിമുകിൽ തേരിൽ പോരുന്ന മണിമഴവില്ലോളിയോ നീയൊ
എൻ ഉള്ളോരം തുള്ളാൻ വാ നെയ്യാമ്പലേ
എൻ ഉള്ളോരം തുള്ളാൻ വാ നെയ്യാമ്പലേ
പൂമുത്താരം ചാർത്താൻ വാ ചെന്താമരേ
ഇനി ഈ രാവിൽ ഊരാകെ ആരേകി പൂരക്കാലം
(മാനം തെളിഞ്ഞേ .....താളം തുമേളം)

പാൽക്കുളിരാലോലം പെയ്യുന്ന പുതുമലരമ്പിളിയോ നീയോ
കാൽത്തളമേളങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കതിരുകൾ വിളയാട്ടും നേരം
ഈ കല്യാണം കൂടാൻ വാ കുറുവാൽ കിളീ
ഈ കല്യാണം കൂടാൻ വാ കുറുവാൽ കിളീ
നിൻ പൊൻതൂവൽ കൂട്ടും താ ഇളവേൽക്കുവാൻ
തളിരുടയാട കസവോടെ ഇഴപാകിയാരേ തന്നു

(മാനം തെളിഞ്ഞേ ..... വായോ)
മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ
മനസ്സും നിറഞ്ഞേ വന്നാൽ
വേണം കല്യാണം

ചിത്രം
തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ജാനകി

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

885

മാനത്തിൻ മുറ്റത്ത്

മാനത്തിൻ മുറ്റത്ത് മഴവില്ലാലഴകെട്ടും
മധുമാസ സന്ധ്യകളേ
കാർമുകിലാടകൾ തോരയിടാൻ വരും
കാലത്തിൻ കന്യകളേ..

(മാനത്തിൻ മുറ്റത്ത്.....)

മടിയിൽ തിരുകിയ സിന്ദൂരച്ചെപ്പതാ
പൊടിമണ്ണിൽ വീണുവല്ലോ
ഒരു കൊച്ചു കാറ്റിനാൽ നിങ്ങൾ തന്നാടകൾ
അഴപൊട്ടി വീണുവല്ലോ
അഴപൊട്ടി വീണുവല്ലോ

(മാനത്തിൻ മുറ്റത്ത്.....)

നിങ്ങളേ കാണുമ്പോൾ എൻ കരൾത്തംബുരു
സംഗീതം മൂളിടുന്നു
പണ്ടത്തെ ഗാനത്തിൻ മാധുരി വീണ്ടുമെൻ
ചുണ്ടത്തണഞ്ഞുവല്ലോ
ചുണ്ടത്തണഞ്ഞുവല്ലോ

(മാനത്തിൻ മുറ്റത്ത്.....)

ചിത്രം
കറുത്ത പൗർണ്ണമി

പാടിയത്
ബ്രഹ്മാനന്ദൻ

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
രാഘവൻ

886

Babu Edakochi

മാനത്തെ കായലിൻ

മാനത്തെ കായലിൽ മണപ്പുറത്തിന്നൊരു
താമരക്കളിത്തോണി വന്നടുത്തു താമരക്കളിത്തോണി
(മാനത്തെ കായലിൽ)

തങ്കം നിനക്കുള്ള പിച്ചകമാലയുമായ്
സംക്രമപ്പൂനിലാവിറങ്ങി വന്നു
നിൻ കിളിവാതിലിൽ പതുങ്ങിനിന്നു
മയക്കമെന്തേ... മയക്കമെന്തേ...(2)
മെരുക്കിയാൽ മെരുങ്ങാത്ത മാൻകിടാവേ

(മാനത്തെ കായലിൽ)

ശ്രാവണപഞ്ചമി ഭൂമിയിൽ വിരിച്ചിട്ട
പൂവണിമഞ്ചവും മടക്കിവെയ്ക്കും
കാർമുകിൽ മാലകൾ മടങ്ങിയെത്തും
ഉണരുണരൂ... ഉണരുണരൂ (2)
മദനൻ വളർത്തുന്ന മണിപ്പിറാവേ

(മാനത്തെ കായലിൽ)

ചിത്രം
കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
സുശീല	ഭാസ്കരൻ	രാഘവൻ

Babu Edakochi

മാനത്തെ മഴമുകിൽ

മാനത്തെ മഴമുകിൽ മാലകളേ
ചേലൊത്ത മാടപ്പിറാവുകളേ
തുളുനാടിൻ കളരിയിൽ പോയ് വരാമോ എന്റെ
കുറിമാനം കൊണ്ടു നീ നൽകാമോ

(മാനത്തെ..)

മുല്ലപ്പൂബാണനെപോൽ മെയ്യഴകുള്ളോരെൻ
കല്യാണ മുറച്ചെറുക്കൻ അവിടെയല്ലോ
കണ്ടാലോ സുന്ദരൻ എന്റെ മാരൻ
കരവാളെടുത്താലും കരളലിവുള്ളവൻ

(മാനത്തെ..)

ഏഴാം കടലോടി വന്ന് വീരാളിപ്പട്ടുമായ് (2)
എന്നവൻ വരുമെന്ന് ചോദിക്കാമോ
പൂമെത്ത നീർത്തി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും
മട്ടിപ്പാൽ പുകച്ച ഞാൻ കാത്തിരിക്കും

(മാനത്തെ..)

ചിത്രം
കണ്ണപ്പനുണ്ണി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
നൗഷാദ്

888

മാനസനിളയിൽ

മാനസനിളയിൽ പൊന്നോളങ്ങൾ
മഞ്ജീരധ്വനിയുണർത്തി (2)
ഭാവനയാകും പൂവനി നിനക്കായ്
വേദിക പണിതുയർത്തി (2)
(മാനസനിളയിൽ)

രാഗവതീ നിൻ രമ്യശരീരം
രാജിതഹാരം മന്മഥസാരം
വാർകുനുചില്ലി വിണ്മലർ വല്ലി
ദേവധുകൂലം മഞ്ജുകപോലം
പാലും തേനും എന്തിനുവേറേ
ദേവീ നീ മൊഴിഞ്ഞാൽ (2)
(മാനസനിളയിൽ)

രൂപവതീ നിൻ മഞ്ജുളഹാസം
വാരൊളിവീശും മാധവമാസം
നീൾമിഴിനീട്ടും തൂലികയാൽ നീ
പ്രാണനിലെഴുതീ ഭാസുരകാവ്യം
നീയെൻ ചാരേ വന്നണയുമ്പോൾ
ഏതോ നിർവൃതി ഞാൻ
(മാനസനിളയിൽ)
പദസ...സ...സനിപമ..പമ...
ഭാവനയാകും പൂവനി നിനക്കായ്
വേദിക പണിതുയർത്തി..

ചിത്രം
ധ്വനി

Babu Edakochi

മാനസമണിവേണുവിൽ

മാനസമണിവേണുവിൽ ഗാനം പകർന്നു ഭവാൻ
മായാത്ത സ്വപ്നങ്ങളാൽ മണിമാല ചാർത്തി മനം
മാനസമണിവേണുവിൽ ഗാനം പകർന്നു ഭവാൻ
മായാത്ത സ്വപ്നങ്ങളാൽ മണിമാല ചാർത്തി മനം ..
മാനസമണിവേണുവിൽ ഗാനം പകർന്നു ഭവാൻ..
ആ..ആ..ഓ..

പ്രേമാർദ്ര ചിന്തകളാൽ പൂമാല തീർക്കും മുൻപേ..
പ്രേമാർദ്ര ചിന്തകളാൽ പൂമാല തീർക്കും മുൻപേ..
പൂജാഫലം തരുവാൻ പൂജാരി വന്നു മുന്നിൽ..
മാനസമണിവേണുവിൽ..ഗാനം പകർന്നു ഭവാൻ..
മായാത്ത സ്വപ്നങ്ങളാൽ ..മണിമാല ചാർത്തി മനം..
മാനസമണിവേണുവിൽ..ഗാനം പകർന്നു ഭവാൻ..

സിന്ധൂരം ചാർത്തിയില്ല മന്ദാരം ചൂടിയില്ലാ..
സിന്ധൂരം ചാർത്തിയില്ല മന്ദാരം ചൂടിയില്ലാ..
അലങ്കാരം തീരും മുൻപേ മലർബാണൻ വന്നു മുൻപിൽ..
മാനസമണിവേണുവിൽ ഗാനം പകർന്നു ഭവാൻ..
മായാത്ത സ്വപ്നങ്ങളാൽ മണിമാല ചാർത്തി മനം ..
മാനസമണിവേണുവിൽ ഗാനം പകർന്നു ഭവാൻ..

ചിത്രം
മൂടൽമഞ്ഞ്

Babu Edakochi

മാനസമൈനേ വരൂ

മാനസമൈനേ വരൂ
മധുരം നുള്ളിത്തരൂ
നിന്നരുമപ്പൂവാടിയിൽ നീ
തേടുവതാരേ ആരെ

(മാനസ)

നിലാവിന്റെ നാട്ടിലെ
നിശാഗന്ധി പൂത്തല്ലോ
കളിക്കൂട്ടുകാരനെ മറന്നുപോയോ

(മാനസ)

കടലിലെ ഓളവും
കരളിലെ മോഹവും
അടങ്ങുകില്ലോമനേ
അടങ്ങുകില്ലാ

(മാനസ)

ചിത്രം
ചെമ്മീൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എ.എം.രാജ	വയലാർ	ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

മാനസേശ്വരി മാപ്പു തരൂ

മാനസേശ്വരി മാപ്പു തരൂ
മറക്കാൻ നിനക്കു മടിയാണെങ്കിൽ
മാപ്പു തരൂ.. മാപ്പു തരൂ..

ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിലൂടെ
രണ്ടു സ്വപ്നാടകരെപോലെ..
കണ്ടു മുട്ടിയ നിമിഷം
നമ്മൾക്കെന്താത്മ നിർവൃതിയായിരുന്നു..
ഓ..ഓ..ഓ..
മാനസേശ്വരി മാപ്പു തരൂ..
മറക്കാൻ നിനക്കു മടിയാണെങ്കിൽ..
മാപ്പു തരൂ..മാപ്പു തരൂ..

ദിവ്യസങ്കൽപ്പങ്ങളിലൂടെ
നിന്നിലെന്നും ഞാനുണരുന്നു..
നിർവ്വചിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ
നിന്നൊടെനിക്കുള്ള ഹൃദയവികാരം..
ഓ..ഓ..ഓ...
മാനസേശ്വരി മാപ്പു തരൂ..
മറക്കാൻ നിനക്കു മടിയാണെങ്കിൽ..
മാപ്പു തരൂ..മാപ്പു തരൂ..

ചിത്രം
അടിമകൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
മെഹബൂബ്	ഭാസ്കരൻ	രാഘവൻ

Babu Edakochi

മാനെന്നും വിളിക്കില്ല

മാനെന്നും വിളിക്കില്ല മയിലെന്നും വിളിക്കില്ല
മാടത്തിൻ മണിവിളക്കേ നിന്നെ ഞാൻ
മാടത്തിൻ മണിവിളക്കേ

(മാനെന്നും)

ഉള്ളിൽ കടന്നു കരൾ കൊള്ളയടിക്കും നിന്നെ
കള്ളിപ്പെണ്ണെന്നു വിളിക്കും നിന്നെ ഞാൻ
കള്ളിപ്പെണ്ണെന്നു വിളിക്കും
പാടാനും വരില്ല ഞാൻ ആടാനും വരില്ല ഞാൻ
പാടത്തെ പച്ചക്കിളിയേ ചൊല്ലിടാം
പാടത്തെ പച്ചക്കിളിയേ

(മാനെന്നും..)

നീലിച്ച പുരികത്തിൻ പീലിക്കെട്ടുഴിഞ്ഞെന്നെ
ളുണാക്കി മാറ്റിയില്ലേ എന്നെ നീ ളുണാക്കി മാറ്റിയില്ലേ
ചേലൊത്ത പുഞ്ചിരിയാൽ പാല്യ കുറുക്കിത്തന്ന്
വാലാക്കി മാറ്റിയില്ലേ എന്നെ നിന്റെ
വാലാക്കി മാറ്റിയില്ലേ

(മാനെന്നും)

ചിത്രം
നീലക്കുയിൽ

പാടിയത്
ശ്രീകുമാർ

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

Babu Edakochi

മാപ്പുനൽകൂ മഹാമതേ

മാപ്പു നൽകൂ മഹാമതേ
മാപ്പു നൽകൂ ഗുണനിധേ
മാലകറ്റാൻ കനിഞ്ഞാലും ദയാവാരിധേ
മാപ്പുനൽകൂ മഹാമതേ
മാപ്പു നൽകൂ ഗുണനിധേ
മാലകറ്റാൻ കനിഞ്ഞാലും ദയാവാരിധേ

ഉദ്ധതനായ് വന്നോരെന്നിൽ
കത്തിനിൽക്കുമഹംബോധം
വർദ്ധിതമാം വീര്യത്താലെ
ഭസ്മമാക്കി ഭവാൻ
നാരീകുലമണി നാദവിനോദിനി
നാനാലങ്കാരസമ്മോഹിനീ
നാരീകുലമണി നാദവിനോദിനി
നാനാലങ്കാരസമ്മോഹിനീ
അവളുടെ ഇങ്കിതം സാധിതമാക്കാൻ
പഴുതേ തുനിയും മൂഢനിവൻ
കരുണാപൂരിതപുണ്യപതേ
തിരുകൃപനേടീടാൻ അടിപണിയാം
അപരാധങ്ങൾ പൊറുത്താലും
അടിയനൊരഭയം തന്നാലും

ചിത്രം
ദേവാസുരം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
പി.ബി.ശ്രീനിവാസ്	ഭാസ്കരൻ	എം.എസ്.ബാബുരാജ്

894

മാമലകൾക്കപ്പുറത്ത്

മാമലകൾക്കപ്പുറത്ത് മരതകപ്പട്ടുടുത്ത്
മലയാളമെന്നൊരു നാടുണ്ട് കൊച്ചു
മലയാളമെന്നൊരു നാടുണ്ട്
കാടും തൊടികളും കനകനിലാവത്ത്
കൈകൊട്ടി കളിക്കുന്ന നാടുണ്ട് (2)
(മാമലകൾക്കപ്പുറത്ത്...)

കായലും പുഴകളും കതിരണി വയലിനു
കസവിട്ടു ചിരിക്കുമാ ദേശത്ത്
തൈതെങ്ങിൻ തണലത്ത് താമരക്കടവത്ത്
കിളിക്കൂട് പോലൊരു വീടുണ്ട് കൊച്ചു-
കിളിക്കൂട് പോലൊരു വീടുണ്ട്
(മാമലകൾക്കപ്പുറത്ത്...)

വീടിന്റെയുമ്മറത്ത് വിളക്കും കൊളുത്തിയെന്റെ
വരവും കാത്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണുണ്ട്
കൈതപ്പൂ നിറമുള്ള കവിളത്ത് മറുകുള്ള
കരിനീലക്കണ്ണുള്ള പെണ്ണുണ്ട്
കരിനീലക്കണ്ണുള്ള പെണ്ണുണ്ട്
(മാമലകൾക്കപ്പുറത്ത്...)

എന്നെയും കാത്ത് കാത്ത് കണ്ണുനീർ തൂകുന്നോളേ
നിന്നരികിൽ പറന്നെത്താൻ ചിറകില്ലല്ലോ
നിന്നരികിൽ പറന്നെത്താൻ ചിറകില്ലല്ലോ
മധുരക്കിനാവിന്റെ മായാവിമാനത്തിനു
മനുഷ്യനെ കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിവില്ലല്ലോ (2)
(മാമലകൾക്കപ്പുറത്ത്...)

ചിത്രം
നിണമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകൾ

895

മാമാങ്കം പലകുറി

മാമാങ്കം പലകുറി കൊണ്ടാടി
നിളയുടെ തീരങ്ങൾ നാവായിൽ
കേരളപ്പഴമ ചരിതമെഴുതിയൊരു
ഭാരതപ്പുഴതന്നരിയ മണൽത്തരികളേ
പറയുക പറയുക നിണമൊഴുകിയ കഥ

(മാമാങ്കം)

അമ്പേന്തി വില്ലേന്തി വാളേന്തിയും
തമ്പേറിൻ താളത്തിൽ പോരാടിയും
നിലപാടുനിന്ന തിരുമേനിമാർ
തല കൊയ്തെറിഞ്ഞു പടകൾ നയിച്ച കഥ
ഇന്നെന്റെ ചിന്തയ്ക്കു ചിന്തേരിടാൻ
അരിയ കണ്ണാടിച്ചില്ലൊത്ത തീരങ്ങളേ പറയൂ

(മാമാങ്കം)

സാമൂരിക്കോലോത്തെ മേൽക്കോയ്മയും
മങ്ങാത്ത മായാത്ത മലയാണ്മയും
നിണനീരിലന്നു മണലാഴിയിൽ
എഴുതാൻ തുനിഞ്ഞ പടനായകന്റെ കഥ
ഇന്നെന്റെ ഉണ്ണിക്കുരങ്ങേറുവാൻ
ഇനിയാ മണ്ണിന്റെ മാറത്തെഴുന്നള്ളുമോ പറയൂ

(മാമാങ്കം)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, ശ്വേത	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	എം.ജയചന്ദ്രൻ

896

മാമ്പുള്ളിക്കാവിൽ

മാമ്പുള്ളിക്കാവിൽ മരതകക്കാവിൽ
മണിക്കൊന്ന കണി വെച്ച തമ്പുരാട്ടീ
മഞ്ഞളിൻ നിറം കൊണ്ടും മൈക്കണ്ണിൻ മുന കൊണ്ടും
മദനനെ മയക്കുന്ന തമ്പുരാട്ടീ
ഇവളിനി മംഗലത്തു വിളക്കു വെയ്ക്കണ വമ്പുകാരീ
(മാമ്പുള്ളി...)

ചന്ദ്രകാന്തക്കല്ലു പോലെ ഇന്ദ്രനീല ചാന്തിൽ മുങ്ങും
ചൈത്ര നിലാവൊത്ത തമ്പുരാനേ
കണ്ണു കൊണ്ടു വാൾ തൊടുത്തും പുഞ്ചിരിപ്പൂവാൽ തടുത്തും
അങ്കത്തിനായ് വരും ചേകവനേ
കളരിയിൽ ഇനിയൊരു മിന്നായം
കാൽത്തളയുടെ കള മൊഴിനാദം
പാൽനര നരയുമൊരിവളുടെ രാമായണം
(മാമ്പുള്ളി...)

നീ വലം കാൽ വെച്ച നേരം
പൂത്തുവല്ലോ പൊന്നശോകം
നീ തൊട്ടാൽ പാടിടും നന്തുണി പോലും
എണ്ണ തീരും കൽവിളക്കിൽ
വെണ്ണിലാവേ നീ ഉദിച്ചാൽ
പൂവിതൾ നാളങ്ങൾ കഥകളിയാടും
നിറപറ നിറയണ പൊന്നാലേ
കിളിമകൾ പറയണ കഥയാലേ
ഓട്ടുരുളിയിൽ ഒരു മനസ്സിൻ പഞ്ചാമൃതം
(മാമ്പുള്ളി...)

ചിത്രം
കഥ പറയുമ്പോൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

897

മായപ്പൊന്മാനേ

മായപ്പൊന്മാനേ നിന്നെ തേടീ ഞാൻ
വർണ്ണപ്പൂമെയ്യിൽ തലോടാൻ മാത്രം
നീലകൺകോണിൽ നിലാവോ നിന്നുള്ളിൽ
തുളുമ്പും നൂറായിരം ആശയേകും ഹിമസാഗരമോ
മായപ്പൊന്മാനേ നിന്നെ കണ്ടൂ ഞാൻ
കന്നിപൂമെയ്യിൽ നിറമേകും മദമാടാൻ
(മായപ്പൊന്മാനേ...)
തൊട്ടേനേ തൊട്ടില്ലാ
എൻ മാനസ വാടിയാകെ തിരയുമ്പോൾ
കണ്ടേനേ കണ്ടില്ലാ
കണ്ണായിരമേകി നിന്നെ തിരയുമ്പോൾ (2)
ഞാനെൻ കൈ മെയ് മറന്നു കസ്തൂരി പൊന്മാനേ
ദേവാംഗണമേകുന്നൊരു പാൽക്കടൽക്കരയിൽ
നിന്നെ മെരുക്കുവതാരോ ആരോ പോറ്റുവതാരോ
എന്നിനി എന്നിൽ കനിയും പകരും മുദ്ദുമദ തിലകം
(മായപ്പൊന്മാനേ...)
അന്നൊരു നാൾ കേട്ടൂ ഞാൻ
ഒരു മോഹന രാഗമായ് നീ നിറയുമ്പോൾ
പണ്ടൊരു നാൾ കണ്ടൂ ഞാൻ
പ്രിയ സീതയെ നീ മയക്കിയ വർണ്ണങ്ങൾ (2)
ആരും കാണാതെ വളർത്താം ഞാൻ
കൊതി തീരെ കനിവേകാം
പൂന്തിങ്കൾ പെണ്ണാൾ നീ കണ്മണി കുഞ്ഞേ
നീയെൻ നെഞ്ചിലുറങ്ങൂ പുള്ളിക്കോടിയുടുക്കൂ
നിന്നിലെ മായാലോകം പകരാൻ കരളിലൊരുങ്ങൂ
(മായപ്പൊന്മാനേ...)

ചിത്രം
തലയണമന്ത്രം

പാടിയത് യേശുദാസ്	രചന വയലാർ	സംഗീതം ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

മായാജാലക വാതിൽ

മായാജാലക വാതിൽ തുറക്കും മധുരസ്മരണകളേ
മന്ദസ്മിതമാം മണിവിളക്കുഴിയും
മന്ത്രവാദിനികൾ നിങ്ങൾ മഞ്ജുഭാഷിണികൾ

(മായാജാലക...)

പുഷ്യരാഗനഖമുനയാൽ നിങ്ങൾ
പുഷ്പങ്ങൾ നുള്ളി ജപിച്ചെറിയുമ്പോൾ
പൊയ്പോയ വസന്തവും
വസന്തം നൽകിയ സ്വപ്നസഖിയുമെന്നിൽ
ഉണർന്നുവല്ലോ ഉണർന്നുവല്ലോ

(മായാജാലക...)

തപ്തബാഷ്പജലകണങ്ങൾ നിങ്ങൾ
രത്നങ്ങളാക്കിയെനിക്കേകുമ്പോൾ
മണ്ണോട്ടു മണ്ണടിഞ്ഞ പ്രണയ പ്രതീക്ഷകൾ
സ്വർണ്ണമുളകൾ വീണ്ടും
അണിഞ്ഞുവല്ലോ അണിഞ്ഞുവല്ലോ

(മായാജാലക...)

ചിത്രം
വിവാഹിത

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര	കൈതപ്രം	ഔസേപ്പച്ചൻ

Baby Edakochi

മായാത്ത മാരിവില്ലിതാ

മായാത്ത മാരിവില്ലിതാ ആയിരം വസന്തമിങ്ങിതാ
ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിൽ നീഹാരമാലയൂർന്നിതാ
പൂഞ്ചോലയിൽ കുരുന്നു ചങ്ങാലികൾ
പാടുമീ വേളയിൽ ശ്യാമലാവണ്യമാം
താലവൃന്ദങ്ങൾ മുത്തണിഞ്ഞിതാ
മായാത്ത മാരിവില്ലിതാ..........

ഈ കൈകളിൽ കാലമേ നീ നലം
കൊണ്ടുവർണ്ണത്താലം നൽകവേ
പാഴ്മുളയിലെ സ്വപ്നസല്ലാപമായ്
നിന്റെ മൌനം മൂളി പെയ്യവേ
കുടവട്ടപ്പാടിലായ് സ്വർഗ്ഗം നിറഞ്ഞൊഴുകീ
മലവാരം നീളെയീ കുങ്കുമം
ഉതിർപ്പൂക്കളായ് നീ നിറച്ചുവാ ളൂ... രൂ... രൂ.....
ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിൽ ....

ഈ വേദിയിൽ മൂകസന്ദേശമായ്
എന്നിലീണം ളുകും തെന്നലേ
പൂമൈനതൻ കാതിലെന്നുള്ളിലെ
സ്നേഹ ഗാനോന്മാദം പകരുമോ
മുക്കുറ്റിപ്പന്തലിൽ കുളിരാർന്നു വന്നാലും (2)
ഉദയത്തിൻ നാളമേ എന്നുമെൻ
മനസ്സിന്റെ ദീപം തെളിച്ചുതാ ... വാ... വാ... വാ
മായാത്ത മാരിവില്ലിതാ...........

ചിത്രം
ഉള്ളടക്കം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
പി.ലീല, രാധാ ജയലക്ഷ്മി	ഓ.എൻ.വി	ദേവരാജൻ

മായാനടന വിഹാരിണീ

മായാനടന വിഹാരിണീ
മാനസ മോഹന രൂപിണീ
മാരവികാര തരംഗിണീ മദനനൊരുക്കിയ പൂക്കണി
(മായാ..)
ഉർവശി ഞാൻ മേനക ഞാൻ
സ്വർവധൂമണികൾ ഞങ്ങൾ സ്വർവധൂമണികൾ

(മായാനടന..)

കരിമ്പു വില്ല കുലയ്ക്കും ദേവന
കമലപ്പൂവുകൾ ഞങ്ങൾ കാഞ്ചന
കമലപ്പൂവുകൾ ഞങ്ങൾ
അമരാവതിയുടെ മനസ്സിലെ
അരയന്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ

(മായാനടന..)

സുരലോകത്തിന്നമൃതം പകരും
സുവർണ്ണ മധുപാത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ
സുവർണ്ണ മധുപാത്രങ്ങൾ
അനുഭൂതികളുടെ മധുരവിരുന്നിതു
നുകരൂ നുകരൂ നുകരൂ

(മായാനടന..)

ചിത്രം
കുമാരസംഭവം

പാടിയത്
വേണുഗോപാൽ, രാധികാതിലക്

രചന
പി.കെ.ഗോപി

സംഗീതം
ശരത്

901

Baby Edakochi

മായാമഞ്ചലിൽ ഇതുവഴിയേ

മായാമഞ്ചലിൽ ഇതുവഴിയേ പോകും തിങ്കളേ...
കാണാ തംബുരു തഴുകുമൊരു ുവൽ തെന്നലേ...
ആരും പാടാത്ത പല്ലവി കാതിൽ വീഴുമീ വേളയിൽ
കിനാവുപോൽ വരൂ വരൂ....

(മായാമഞ്ചലിൽ)

ഏഴുതിരി വിളക്കിന്റെ മുന്നിൽ ചിരിതൂകി
മലർത്താലം കൊണ്ടുവന്നതാര് (2)
കനകമഞ്ചാടി പോലെ...ആ...ആ..ആ
കനകമഞ്ചാടി പോലെ അഴക് തൂകുമീ നേരം...
ഏതൊരോർമ്മയിൽ നിന്നു നീ
ആരെ തേടുന്നു ഗോപികേ...
കിനാവിലെ മനോഹരീ...

(മായാമഞ്ചലിൽ)

പൂനിലാവ് പെയ്യുമീറൻ രാവിൽ
കതിരാമ്പൽ കുളിർപൊയ്ക നീന്തി വന്നതാര്...(2)
പവിഴമന്ദാരമാല പ്രകൃതി നൽകുമീ നേരം (2)
മോഹകുങ്കുമം പൂശി നീ ആരെ തേടുന്നു ഗോപികേ
കിനാവിലെ സുമംഗലീ....

(മായാമഞ്ചലിൽ)

ചിത്രം
ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം

പാടിയത്
ശ്രീകുമാർ

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ജോൺസൺ

Babu Edakochi

മായാമയൂരം

മായാമയൂരം പീലി നീർത്തിയോ
ആശാമരാളം താളമേകിയോ
പ്രിയമാനസം ഭാവാർദ്രമായ്
നവരാഗഭാവനയിൽ

(മായാമയൂരം)

അകലെ വിഭാതരാഗം തേടീ മാലിനി
അകലെ വിഭാതരാഗം തേടീ മാലിനി
അഴകിൽ തുഷാരബിന്ദു പോൽ തേടീ സംഗമം
അരികേ......ആ.....ആ....ആ.....
അരികേ സൂര്യകാന്തി വിടരും മോഹമർമരം
ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ...

(മായാമയൂരം)

മിന്നാട ചാർത്തിയാടീ വാടാമല്ലികൾ
മിന്നാട ചാർത്തിയാടീ വാടാമല്ലികൾ
കാറ്റിൽ ഇളം തലോടലിൽ ഇളകീ പൂവനം
ഇലകൾ.....ആ.....ആ്....ആ.....
ഇലകൾ വെണ്ണിലാവിലെഴുതീ ഭാഗ്യജാതകം
ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ.....

(മായാമയൂരം)

ചിത്രം
മായാമയൂരം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിഞ്ഞ്	ഇളയരാജ

903

മാരിക്കുടിനുള്ളിൽ

മാരിക്കുടിന്നുള്ളിൽ പാടും മാടപ്രാവേ
കൺമണിയേ കാണാൻ വായോ
നിൻ കൺ നിറയെ കാണാൻ വായോ
പീലിക്കുന്നും കേറി നീലക്കാടും താണ്ടി
എന്നുയിരേ മുന്നിൽ വായൊ നിൻ പൂമധുരം ചുണ്ടിൽത്തായോ
ഇള മാങ്കൊമ്പത്തെ പുതു പൊന്നൂഞ്ഞാലാടാൻ
നറു മുത്തേ വാ വാ ഓ..ഓ..ഓ (മാരി...)
ചിന്തുര പൊട്ടിട്ട് ഒരു പൊൻവള കൈയ്യിലണിഞ്ഞ്
ചില്ലോലും പൂമ്പട്ടും മെയ്യിൽ ചാർത്തി
മൂവന്തികോലായിൽ നിറമുത്തു വിളക്കു കൊളുത്തീ
നിൻ നാമം മന്ത്രം പോൽ ഉള്ളിൽ ചൊല്ലി
ഉണ്ണിക്കണ്ണന്നുണ്ണാനായ് വെണ്ണച്ചോറും വെച്ചു ഞാൻ
ഹൊയ്യാ ഹൊയ്യാ ഹൊയ്യാ ഹൊയ്യാ
നെയ്യും പാലും പായസവും കദളിപ്പഴവും കരുതീ ഞാൻ
ഹൊയ്യാ ഹൊയ്യാ ഹൊയ്യാ ഹൊയ്യാ
നാലും കൂട്ടി മിനുങ്ങീട്ടൊന്നു മുറുക്കാൻ ചെല്ലം തേടീ ഞാൻ
ഉള്ളിന്നുള്ളിൽ തുള്ളിത്തുള്ളി തുവ്വും തുമ്പീ
നീ വന്നേ പോ വന്നേ പോ (മാരി...)
ഹേയ്..തേക്കുമരത്തിൽ ചായും രാത്രിയിൽ ഓഹൊഹോ
നിൻ തോരാക്കണ്ണീരാരും കാണും മണ്ണിതിൽ
ഹേയ് കൊയ്ത്തും മെതിയും കൂടാറായി എടീ പതിനെട്ടാം കതിരണിയേ
നിറ തപ്പും തുടിയും കേൾക്കാറായ് എടീ പൂവാലൻ കുഴലൂത്...
പത്തായപ്പുരയല്ലോ നിൻ പള്ളിയുറക്കിനൊരുക്കീ ഞാൻ
ചാഞ്ചാടും മഞ്ചത്തിൽ പൊൻവരി നിർത്തീ
രാമച്ചപ്പൂ വിശറി നിൻ മേനി തണുപ്പിനിണക്കി
ഇനിയാലോലം താലോലം വീശിടാം ഞാൻ
വിങ്ങിപ്പൊങ്ങും മോഹങ്ങൾ തീരെ തീരാ ദാഹങ്ങൾ
ഹൊയ്യാ ഹൊയ്യാ ഹൊയ്യ ഹൊയ്യാ
തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ എല്ലാമെല്ലാം നൽകുമ്പോൾ
ഹൊയ്യാ ഹൊയ്യാ ഹൊയ്യാ ഹൊയ്യാ
പാഴ് കളിയാക്കും നിന്നെക്കിക്കിളി കൂട്ടി കൊഞ്ചിക്കും
മുത്തു പതിച്ചൊരു നെഞ്ചിൽ താനേ
മുത്തമിടുമ്പോൾ ഞാൻ നാണത്തിൽ പൂ മൂടും (മാരി...)

ചിത്രം
കാലാപാനി

904

Babu Edakochi

മാരിവില്ലിൻ തേൻ മലരേ

മാരിവില്ലിൻ തേൻമലരേ
മാഞ്ഞു പോകയോ മാഞ്ഞു പോകയോ
(മാരിവില്ലിൻ)
നീളെ നീളെ പാടങ്ങളെല്ലാം
കൊതി തുള്ളി നിൽക്കവേ (2)
തേന്മഴ ചൊരിയുമോ? ഉൾക്കുളിർ പാകാൻ
നീ വരില്ലിനി നീ വരില്ലിനി

(മാരിവില്ലിൻ)

കടലിൽ നിന്നൊരു കുമ്പിൾ വെള്ളവുമായീ
കരിമുകിൽ മാനത്തു വന്നൂ (2)
മിഴി നട്ടുനിന്നൊരു മാടത്തിൻ മാറിൽ
അഴകുറ്റ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂത്തു (2)
ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കൈകളിൽ തത്തി
കരിമുകിലെങ്ങോ പറന്നൂ (2)
അവളുടെ വാർമുടി കെട്ടിൽ നിന്നൂർന്ന
മഴവില്ലിൻ തേന്മലർ വാനിൽ (2)
വയലിൽ കിനാവുകൾ പാറി നടന്ന
അരിയ പൂമ്പാറ്റകൾ പോലെ (2)
വരളുന്ന മണ്ണിന്റെ ചുണ്ടിൽ നീ തേന്മഴ
ചൊരിയാതെ മായുന്നിതെങ്ങോ (2)

(മാരിവില്ലിൻ ...)

പാടിയത്
നജീം അർഷാദ്

രചന
സന്തോഷ് വർമ്മ

സംഗീതം
വിനു തോമസ്

905

മാരിവിൽ കുട നീർത്തും

മാരിവിൽ കുട നീർത്തും
മാനസം തണലാക്കീ
കളിചിരിയും കഥകളുമായി
കുസൃതികൾതൻ മധുരവുമായി
ഒരമ്മക്കിളിയും രണ്ടോമൽക്കുരുന്നും
മാരിവിൽ കുട നീർത്തും
മാനസം തണലാക്കീ

കണ്ടു കണ്ടിനിയും മതിയായില്ലിവരെ
പൊന്നിൻ കിരണമാം തിലകം തൊട്ടുംകൊണ്ടേ
ചിരികളുടെ മാത്രം ചിറകടിയുമായി
കൊഞ്ചൽ മഴ തൂവും ഓമനകളെ
എൻ നെഞ്ചിൻ തുടിപ്പിൽ തേൻ ചിന്തിപറക്കും
മാരിവിൽ കുട നീർത്തും
മാനസം തണലാക്കീ
മാരി പെയ്തു പെയ്തു വരും
മഞ്ഞും വെയിലും വരും
ചൊല്ലും ആൺകിളി അരികെ വരൂ വരൂ
കാറ്റിലുലയാതെ ചേർന്ന് കഴിയാൻ
സ്നേഹമണി നാരിൽ കോർത്തു മെനയും
എൻ ചെല്ലക്കൂടല്ലേ ഞാനെന്നും കൂട്ടില്ലേ
മാരിവിൽ കുട നീർത്തും
മാനസം തണലാക്കീ
കളിചിരിയും കഥകളുമായി
കുസൃതികൾതൻ മധുരവുമായി
ഒരമ്മക്കിളിയും രണ്ടോമൽക്കുരുന്നും
മാരിവിൽ കുട നീർത്തും മാനസം തണലാക്കീ

ചിത്രം
ദൃശ്യം

906

Babu Edakochi

മാറോടണച്ചു ഞാൻ

മാറോടണച്ചു ഞാൻ ഉറക്കിയിട്ടും
എന്റെ മാനസവ്യാമോഹമുണരുന്നു
ഏതോ കാമുകന്റെ നിശ്വാസം കേട്ടുണരും
ഏഴിലം പാലപൂവെന്ന പോലെ ഇന്ന് ..

(മാറോടണച്ചു ..)

അടക്കുവാൻ നോക്കി ഞാനെന്റെ
ഹൃദയവിപഞ്ചികയിൽ
അടിക്കടി തുളുമ്പുമീ പ്രണയഗാനം
ഒരു മുല്ലപ്പൂമൊട്ടിൽ ഒതുക്കുന്നതെങ്ങനെയീ
ഒടുങ്ങാത്ത വസന്തത്തിൻ മധുരഗന്ധം ഇന്ന് ..

(മാറോടണച്ചു ..)

താരകൾ കണ്ണിറുക്കി ചിരിച്ചാൽ ചിരിക്കട്ടെ
താമര തൻ തപസ്സിനെ കളിയാക്കട്ടെ
മാനവന്റെ വേദനയ്ക്കും മധുരക്കിനാവുകൾക്കും
വാനവന്റെ നാട്ടിലിന്നും വിലയില്ലല്ലോ ഇന്ന് ..

(മാറോടണച്ചു ..)

ചിത്രം
കാട്ടുകുരങ്ങ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, സുശീല	വയലാർ	ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

മാലിനിനദിയിൽ

മാലിനി നദിയിൽ കണ്ണാടി നോക്കും മാനേ പുള്ളിമാനേ
ആരോടും പോയ് പറയരുതീക്കഥ മാനേ പുള്ളിമാനേ

(മാലിനിനദിയിൽ)

നിൻ മലർമിഴികളിൽ അഞ്ജനമെഴുതിയ
നിന്റെ ശകുന്തള ഞാൻ
നിൻ പ്രിയസഖിയുടെ ചഞ്ചലമിഴിയുടെ
നിത്യകാമുകനല്ലോ ഞാൻ നിത്യകാമുകനല്ലോ

(മാലിനിനദിയിൽ)

കരിമ്പിന്റെ വില്ലുമായ് കൈതപ്പൂവമ്പുമായ്
കണ്വാശ്രമത്തിൽ വന്ന കാമദേവനല്ലയോ
കടമിഴിപ്പീലിയാൽ തളിരിലത്താളിൽ നീ
കല്യാണക്കുറിതന്ന ദേവകന്യയല്ലയോ
നിൻ ചൊടിയിതളിലെ കുങ്കുമമണിയണം
എന്റെ കവിൾത്തടമാകെ
നിൻ കരവല്ലികൾ പുൽകിപ്പടരണം
എന്റെ മേനിയിലാകെ
എന്റെ മേനിയിലാകെ

(മാലിനിനദിയിൽ)

ചിത്രം
ശകുന്തള

Babu Edakochi

മാലിനിയുടെ തീരങ്ങൾ

മാലിനിയുടെ തീരങ്ങൾ തഴുകി വരും പനിനീർ കാറ്റേ
ആരോടും പറയരുതീ പ്രേമത്തിൻ ജീവരഹസ്യം
(മാലിനി..)
തോഴികൾ അറിയും മുൻപേ മാമുനി ഉണരും മുൻപേ
ഹൃദയത്തിൻ തന്തികളിൽ ശാകുന്തളം ഉണരുമ്പോൾ
ആരോടും പറയരുതീ പ്രേമത്തിൻ ജീവരഹസ്യം
മാലിനിയുടെ തീരങ്ങൾ തഴുകി വരും പനിനീർ കാറ്റേ

നിൻ മിഴികളിൽ അഞ്ജനം എഴുതാം ഞാൻ
ഇത് നീ ആരോടും പറയില്ലെങ്കിൽ (2)
പൂന്തിങ്കൾ പോറ്റും മാനേ
കനകത്തിൻ താമരയിൽ
പ്രണയത്തിൻ താളുകളിൽ
ശാകുന്തളമെഴുതുമ്പോൾ ആരോടും
ആരോടും പറയരുതീ പ്രേമത്തിൻ ജീവരഹസ്യം
മാലിനിയുടെ തീരങ്ങൾ തഴുകി വരും പനിനീർകാറ്റേ

പീലികളിൽ നൂറു നിറം നൽകാം
ഇതു നീ ആരോടും പറയില്ലെങ്കിൽ (2)
വാർമയിലേ മഴവിൽ കതിരേ
ആരോരും കാണാതെ മലരമ്പൻ പുണരുമ്പോൾ
ശാകുന്തളമുണരുമ്പോൾ
ആരോടും പറയരുതീ പ്രേമത്തിൻ ജീവരഹസ്യം
മാലിനിയുടെ തീരങ്ങൾ
തഴുകി വരും പനിനീർ കാറ്റേ

ചിത്രം
ഗാന്ധർവ്വം

909

മാലേയം മാറോടലിഞ്ഞും

മാലേയം മാറോടലിഞ്ഞും
മൈക്കണ്ണിൽ മാമ്പൂ വിരിഞ്ഞും
നെഞ്ചിൽക്കതിർന്നാടും പൊന്നിന്നാട
ഒന്നൊന്നായഴിഞ്ഞും
നിന്റെ മാറിൽ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂവിൻ
നേർത്ത ചെല്ലക്കുമ്പുലഞ്ഞും ആഹാ
(മാലേയം..)

തിങ്കൾ പൂന്തെല്ലുരുക്കാൻ
തങ്കം കാച്ചുന്ന മെയ്യിൽ ആ..
മഞ്ഞൾപ്പൂവാക ചേർത്തും
നല്ലോരെണ്ണ തേച്ചും
പൊന്നാമ്പൽപ്പൊയ്കയിൽ നീരാടാൻ നേരമായ്
തേവാരക്കൊട്ടിലിൽ ചാന്താടാൻ നേരമായ് ആ ...ആ...
(മാലേയം..)

നാലില്ലം ചില്ലുവാതിൽ
ചാരേ നീ മെല്ലെച്ചാരീ ആ...
ചാഞ്ചാടും മഞ്ചമേറി
താംബൂലത്താലമേന്തി
സല്ലാപം ചൊല്ലിയും സംഗീതം മൂളിയും
മിന്നായം മിന്നുമീ പൊൻ ദീപം ഊതി ഞാൻ ആ... ആ..

(മാലേയം..)

Babu Edakochi

മാലേയമണിയും

മാലേയമണിയും മാറിൽ രാവിൽ
മയങ്ങി ഞാൻ നിലാവിൽ
മന്മഥ ചിന്താഗന്ധവുമായ് മയങ്ങി നടന്ന തെന്നൽ

(മാലേയ...)

നിന്റെ പീലിക്കണ്ണിനുള്ളിലെ
നീലഗോപുരവാതിലിലെ
പിരിയാത്ത പ്രേമകാവൽക്കാരികൾ
പ്രിയനെ നോക്കിയിരുന്നു
മയങ്ങും പ്രിയനെ നോക്കിയിരുന്നു

(മാലേയ...)

എന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനമന്നൊരു
മന്ത്രസംഗീതമായലിയും
അനുതാപചരണം പോലെ നിൻ ഹൃദയം
അതിന്റെ ചരണം പാടി
മൃദുവായ് അതിന്റെ ചരണം പാടി

(മാലേയ...)

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്വേത മോഹൻ	മുരുകൻ കാട്ടാക്കട	എം.ജി.ശ്രീകുമാർ

911

മാവിൻ ചോട്ടിലെ

മാവിൻ ചോട്ടിലെ മണമുള്ള മധുരമായ്
മനതാരിൽ കുളിരുന്നെൻ ബാല്യം
ആരോ നീട്ടിയ മഷിത്തണ്ടിൻ കുളിരുള്ള
തളിരോർമ്മയാണെന്റെ ബാല്യം
ചെളിമണ്ണിൽ പാവാട ചായം തേയ്ക്കും
അതു കാണെ കളിയാക്കും ഇല നോമ്പുകൾ
കളിയാടുന്ന പാടത്തെ കതിരോർമ്മ ബാല്യം
(മാവിൻ ചോട്ടിലെ....)
പകലിനെ സ്നേഹിച്ച കൊതി തീരാതൊരു പൂവ്
പടിഞ്ഞാറു നോക്കി കരഞ്ഞു
അവൾ മുഖമൊന്നുയർത്താതെ നിന്നു
പകലിനെ സ്നേഹിച്ച കൊതി തീരാതൊരു പൂവ്
പടിഞ്ഞാറു നോക്കി കരഞ്ഞു
അവൾ പാതിമയക്കത്തിൽ നിന്നു
ഒരു കാറ്റു മെയ് തലോടി അറിയാതെ പാട്ടു മൂളി (2)
അതിലലിയാത്ത വെയിലോർമ്മ എൻ ബാല്യം
(മാവിൻ ചോട്ടിലെ....)
കളിവാക്കു ചൊല്ലിയ കളിക്കൂട്ടുകാരിയെ
കരയിച്ച കാര്യം മറന്നു
അതിൻ സുഖമുള്ള നോവും മറന്നു
നുണ പറഞ്ഞെപ്പൊഴോ ഞാവൽപ്പഴം തിന്ന
തൊടിയും നിലാവും മറഞ്ഞു
കാവിൽ കിളിയും കിനാവും മയങ്ങി
നിറവാർന്ന സന്ധ്യ മാഞ്ഞു
മഴയുള്ള രാത്രി പോയീ (2)
ഇന്നും മറയാത്ത മഴയോർമ്മ എൻ ബാല്യം
(മാവിൻ ചോട്ടിലെ....)

ചിത്രം
ഒരുനാൾ വരും

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഭാസ്കരൻ	ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

മാർകഴിയിൽ

മാർകഴിയിൽ മല്ലിക പൂത്താൽ
മണ്ണാർക്കാട് പൂരം മണ്ണാർക്കാട് പൂരം
കാടിറങ്ങി നീയും ഞാനും
കാണാൻ പോകണ പൂരം

(മാർകഴിയിൽ..)

കണ്ണേ നിൻ കൈ പിടിച്ചു കാവു ചുറ്റണ നേരം
ചിന്നക്കട പെരിയക്കട ചിന്തൂരക്കട കേറാം (2)
കുപ്പിവള വാങ്ങാം കുപ്പായത്തുണി വാങ്ങാം
ചിപ്പിവള വാങ്ങാം പിന്നെ സോപ്പു ചീപ്പു വാങ്ങാം
സോപ്പു ചീപ്പു വാങ്ങാം

(മാർകഴിയിൽ..)

കുന്തിപ്പുഴക്കരയിലുള്ള കുളിരു കോരും കാറ്റിൽ
പന്തലിച്ചു പീലി നീർത്തും പുന്നാഗത്തിൻ ചോട്ടിൽ (2)
എന്റെ മാറിൽ നീ മയങ്ങും നിന്റെ മാറിൽ ഞാനും
കണ്ടു കണ്ടു കൊതിച്ചോട്ടേ ഭൂമിയും നീലവാനും
ഭൂമിയും നീലവാനും

(മാർകഴിയിൽ..)

ചിത്രം
പൊന്നി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
മധു ബാലകൃഷ്ണൻ, റിമി ടോമി, നന്ദ	ഹരിനാരായണൻ	കാർത്തിക് രാജ

913

മിട്ടുമിട്ടു മിട്ടുക്കൻ മുയലച്ചൻ

മിട്ടുമിട്ടു മിട്ടുക്കൻ മുയലച്ചൻ
മടിമടി മടിയൻ മരയാമ
അടിപിടികൂടി ഒരുനാളിൽ
കഥയിതു കാട്ടിൽ പാട്ടായി (2)
കുറുമൊഴി വീട്ടിൽ കുയിലമ്മ അവളുടെ പേരിൽ വക്കാണം
വിവരമറിഞ്ഞു മൃഗരാജൻ വനസഭ കൂടി തിരുമുൻപിൽ
കടുവയും പുലിയും ചെന്നായും
കരടിയും ആനയും കേൾക്കാനായ്
മുറുചെവി കുറുക്കൻ കാര്യസ്ഥൻ
വിധിയതുറക്കെ വായിച്ചു (2)

എരിപൊരിവെയിലിൽ രണ്ടാളും ഇരുപതു നാഴിക ഓടട്ടെ
ജയമതിലാർക്കോ അവനാണേ
കുയിലിനു സ്വന്തം മണവാളൻ
കുയിലിനു സ്വന്തം മണവാളൻ..
മിട്ടുമിട്ടു മിട്ടുക്കൻ മുയലച്ചൻ മടിമടി മടിയൻ മരയാമ
അടിപിടികൂടി ഒരുനാളിൽ കഥയിതു കാട്ടിൽ പാട്ടായി

വിജയമുറച്ചു മുയലച്ചൻ.. ചെറുതിടയൊന്നു മയങ്ങിപ്പോയ്
അതുവഴി ആമ നിരങ്ങിപ്പോയ്
കുയിലോ കൂടെയിറങ്ങിപ്പോയ് (2)
കുയിലിനും ആമയ്ക്കും കല്യാണം
കരിമലക്കാടിനു പൊന്നോണം
മുയലിന്റെ കഥയൊരു ഗുണപാഠം
കുടുകുടെ ചിരിക്കണമാവോളം
കുടുകുടെ ചിരിക്കണമാവോളം..
(മിട്ടുമിട്ടു ..... പാട്ടായി (2)

ചിത്രം
രാജാധിരാജ

പാടിയത്
സുജാത

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
മോഹൻ സിത്താര

മിണ്ടാതെടീ കുയിലേ

മിണ്ടാതെടി കുയിലേ
കണ്ണനണ്ണിയുറങ്ങണ നേരത്ത്
മൂളാതെടി മൈനേ
മണിക്കുട്ടനുറങ്ങണ സമയത്ത്
പോകു കാറ്റേ തളിർ വിരൽ തൊടാതെ... പോകൂ

(മിണ്ടാതെടീ..)

വളർന്ന പോയതറിയാതെ വിരുന്നു വന്ന ബാല്യം
ഇവനിൽ തണൽ മരം ഞാൻ തേടിയ ജന്മം
കുരുന്നു പൂവായ് മാറി
ആരോ ആരാരോ കുഞ്ഞേ ആരാരോ
ഇനി അമ്മയായ് ഞാൻ പാടാം
മറഞ്ഞു പോയ താലോലം

(മിണ്ടാതെടീ..)

പിറവിയിലേക്കൊഴുകുന്ന സ്നേഹതന്മാത്ര
കനവിൻ അക്കരെയോ ഈ കരയോ
ദൈവമുറങ്ങുന്നു
എവിടെ മൗനങ്ങൾ എവിടെ നാദങ്ങൾ
ഇനിയെങ്ങണാ തീരം
നിറങ്ങൾ പൂക്കും തീരം

(മിണ്ടാതെടീ..)

ചിത്രം
തന്മാത്ര

915

Babu Edakochi

മിണ്ടാത്തതെന്തേ

മിണ്ടാത്തതെന്തേ കിളിപ്പെണ്ണേ നിന്നുള്ളിൽ
തേനൊലിയോ തേങ്ങലോ
കണ്ണീർക്കയത്തിന്നക്കരെയോരത്ത്
ദൂരേയ്ക്കു ദൂരെ അമ്പിളിക്കൊമ്പത്ത്
പൊൻഉളവൽ ചേലുണരാൻ
പൊൻഉളവൽ ചേലുണരാൻ കൂടെ പോരുന്നോ
(മിണ്ടാത്തതെന്തേ)

മായികരാവിൽ മണിമുകിൽ മഞ്ചലിൽ
വിണ്ണിൻ മാറിലേയ്ക്കു നീ വരുന്നുവോ
മായികരാവിൽ മണിമുകിൽ മഞ്ചലിൽ
വിണ്ണിൻ മാറിലേയ്ക്കിറങ്ങുമെങ്കിൽ
പൊന്നോടക്കുഴലൂതിയുണർത്താനാളുണ്ടേ
മഞ്ഞില വീശി വീശിയുറക്കാനാളുണ്ടേ
(മിണ്ടാത്തതെന്തേ)

താരണിമേടയിൽ നിറമിഴി നാളമായ്
ഇനിയും മറഞ്ഞു നിൽപ്പതെന്തിനാണു നീ
താരണിമേടയിൽ നിറമിഴി നാളമായ്
ഇനിയും മറഞ്ഞു നിൽപ്പതെന്തിനാണ്
പൂക്കിലമെയ്യിനു താമരനൂലിന്റെ കൂട്ടുണ്ടേ
ഇത്തിരിക്കൂട്ടിൽ പൂപ്പട കൂട്ടാനാളുണ്ടേ
(മിണ്ടാത്തതെന്തേ)

ചിത്രം
വിഷ്ണുലോകം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ബിച്ചു തിരുമല	ഇളയരാജ

Babu Edakochi

മിന്നാമിനുങ്ങും

മിന്നാമിനുങ്ങും മയിൽക്കണ്ണിയും
കുളിരുണ്ണുന്ന കാറ്റേ കടം വാങ്ങി വാ
മഴവിൽ ലലല കൊടിയിൽ ലലല
മഴവിൽ കൊടിയിൽ കുന്നിക്കുരുമണിയിൽ
മിഴിയും മനവും സ്വയമലിയുകയായ്

(മിന്നാമിനുങ്ങും..)

ആറ്റോരം പൂവേ പൂ കാറ്റേ വാ പൂ നുള്ളാൻ (2)
പൂവു പുന്നാഗമോ പൂത്ത മന്ദാരമോ
പൂവു പുന്നാഗമോ പൂവാകയോ
പൂത്ത മന്ദാരമോ വാസന്തമോ
വസന്തകാല ജാലമോ
ഹേയ് തക തക തക തക

(മിന്നാമിനുങ്ങും..)

വാനോരം കൊട്ടാരം മീനാരം വട്ടാരം (2)
തേക്ക തേമ്പാവിലോ പാൽപ്പഴഞ്ചാറിലോ
തേക്ക തേമ്പാവിലോ തേന്മാവിലോ
പാൽപ്പഴംചാറിലോ കൽക്കണ്ടിലോ
കടഞ്ഞതേതു കൈകളോ
ഹേയ് തക തക തക തക

(മിന്നാമിനുങ്ങും..)

ചിത്രം
മൈഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഓ.എൻ.വി	എം.ബി.ശ്രീനിവാസൻ

Babu Edakochi

മിഴികളിൽ നിറകതിരായി

മിഴികളിൽ നിറകതിരായി സ്നേഹം
മൊഴികളിൽ സംഗീതമായി
മൃദുകരസ്പർശനം പോലും
മധുരമൊരനുഭൂതിയായീ ആ...
മധുരമൊരനുഭൂതിയായി
മിഴികളിൽ നിറകതിരായി

ചിരികളിൽ മണിനാദമായി സ്നേഹം
അനുപദമൊരുതാളമായി
കരളിൽ തുടിപ്പുകൾ പോലും
ഇണക്കിളികൾ തൻ കുറുമൊഴിയായി
മിഴികളിൽ നിറകതിരായി

ഒരു വാക്കിൽ തേൻകണമായി സ്നേഹം
ഒരു നോക്കിലുത്സവമായി
തളിരുകൾക്കിടയിലെ പൂക്കൾ
പ്രേമലിഖിതത്തിൻ പൊൻലിപിയായി
മിഴികളിൽ നിറകതിരായി സ്നേഹം
മൊഴികളിൽ സംഗീതമായി
മൃദുകരസ്പർശനം പോലും
മധുരമൊരനുഭൂതിയായീ ആ...
മധുരമൊരനുഭൂതിയായി

ചിത്രം
യവനിക

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
ജോൺസൺ

918

Babu Edakochi

മിഴിനീരുകൊണ്ടു തീർത്തു

മിഴിനീരുകൊണ്ടു തീർത്തു ദൈവം സപ്തസാഗരം
മിഴിനീരുകൊണ്ടു തീർത്തു ദൈവം സപ്തസാഗരം
നെടുവീർപ്പുകൊണ്ടു വാർത്തു കാലം പ്രേമനൊമ്പരം
അനുരാഗത്തേൻ കണങ്ങൾ
മധുരിക്കും ഗദ്ഗദങ്ങൾ
പൊൻകിനാവുകൾ കുളിരും തീക്കനൽ
മിഴിനീരുകൊണ്ടു തീർത്തു ദൈവം സപ്തസാഗരം
നെടുവീർപ്പുകൊണ്ടു വാർത്തു കാലം പ്രേമനൊമ്പരം

ഏകതാര മീട്ടിമീട്ടി വന്നു യാമിനീ
ഗാനമാല നീട്ടിനീട്ടി നിന്നു രഞ്ജിനീ (2)
പ്രാണനിൽ പൂവിടും പാട്ടിലൂറും സ്നേഹമായി
പാടൂ പാടൂ നോവിൻ ഗായകാ..
മിഴിനീരുകൊണ്ടു തീർത്തു ദൈവം സപ്തസാഗരം
നെടുവീർപ്പുകൊണ്ടു വാർത്തു കാലം പ്രേമനൊമ്പരം

അല്ലലെന്തു നിൻ മനസ്സിൽ ചൊല്ലൂ പൈങ്കിളീ
ഉള്ളലിഞ്ഞു സിന്ധു കേട്ടു നിന്റെ ഉൾവിളീ (2)
ഊഴിതൻ മോഹമേ ആഴിതേടും ശോകമേ
പോരൂ പോരൂ നീയെൻ കണ്മണി
മിഴിനീരുകൊണ്ടു തീർത്തു ദൈവം സപ്തസാഗരം
നെടുവീർപ്പുകൊണ്ടു വാർത്തു കാലം പ്രേമനൊമ്പരം

ചിത്രം
തിരകൾക്കപ്പുറം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ബിച്ചു തിരുമല	ജെറി അമൽദേവ്

Babu Edakochi

മിഴിയോരം നനഞ്ഞൊഴുകും

മിഴിയോരം നനഞ്ഞൊഴുകും
മുകിൽ മാലകളോ നിഴലോ
മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവേ പറയൂ നീ ഇളം പൂവേ
മിഴിയോരം നനഞ്ഞൊഴുകും മുകിൽമാലകളോ നിഴലോ
മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവേ പറയൂ നീ ഇളം പൂവേ
ഏതോ വസന്ത വനിയിൽ കിനാവായ് വിരിഞ്ഞു നീ
പനിനീരിലെന്റെ ഹൃദയം നിലാവായ് അലിഞ്ഞു പോയ്
ഏതോ വസന്ത വനിയിൽ കിനാവായ് വിരിഞ്ഞു നീ
പനിനീരിലെന്റെ ഹൃദയം നിലാവായ് അലിഞ്ഞു പോയ്
അതു പോലുമിനി നിന്നിൽ വിഷാദം പകർന്നുവോ
മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവേ പറയൂ നീ ഇളം പൂവേ
മിഴിയോരം നനഞ്ഞൊഴുകും മുകിൽ മാലകളോ നിഴലോ
മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവേ പറയൂ നീ ഇളം പൂവേ

താനേ തളർന്നു വീഴും വസന്തോത്സവങ്ങളിൽ
എങ്ങോ കൊഴിഞ്ഞ കനവായ് സ്വയം ഞാനൊതുങ്ങിടാം
താനേ തളർന്നു വീഴും വസന്തോത്സവങ്ങളിൽ
എങ്ങോ കൊഴിഞ്ഞ കനവായ് സ്വയം ഞാനൊതുങ്ങിടാം
അഴകേ...അഴകേറുമീ വനാന്തരം മിഴിനീരു മായ്ക്കുമോ
മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവേ പറയൂ നീ ഇളം പൂവേ
മിഴിയോരം നനഞ്ഞൊഴുകും മുകിൽമാലകളോ നിഴലോ
മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവേ പറയൂ നീ ഇളം പൂവേ

ചിത്രം
മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ

പാടിയത്
ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

920

മീനവേനലിൽ

Babu Stalkochi

മീനവേനലിൽ ആ.ആ
രാജ കോകിലേ ആ.ആ
അലയൂ നീ അലയൂ ..
ഒരു മാമ്പൂ തിരയൂ...
വസന്തകാല ജാലകം മനസ്സിലിനിയും തുറക്കൂ..
വീണ്ടടഞ്ഞൊരീ ഗാനപഞ്ചമം
മൊഴി കാണാതിനിയും വഴി തേടും വനിയിൽ
വിരിഞ്ഞു ജന്മ നൊമ്പരം...
അരികിൽ ഇനിമ കുയിലേ...

സൂര്യസംഗീതം മൂകമാക്കും നിൻ
വാരിളം ചുണ്ടിൽ ഈണമാകാം ഞാൻ
പൂവിന്റെ പൂവിൽ മകരന്ദമായി
നോവിന്റെ നോവിൻ മിഴിനീരു വേണോ
ഈ പഴയ മൺ വിപഞ്ചി തൻ
അയഞ്ഞ തന്ത്രിയിലെന്തിനനുപമ സ്വരജതികൾ
(മീന വേനലിൽ)

കർണ്ണികാരങ്ങൾ സ്വർണ്ണവർണ്ണങ്ങൾ
ചൂടി നിന്നാലും തേടുമോ തുമ്പീ
ഹേമന്ത രാവിൽ മാകന്ദമായെൻ
ജീവന്റെ ജീവൻ തേടുന്നു നിന്നെ
വന്നിതിലൊരു തണവണി മലരിലെ
മധുകണം നുകരണമിളം കിളിയേ
(വീണ്ടടഞ്ഞൊരീ...)

ചിത്രം
കിലുക്കം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കാവാലം

സംഗീതം
എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

921

മുക്കറ്റി തിരുതാളി

മുക്കറ്റി തിരുതാളി
കാട്ടും പടലും പറിച്ചുകെട്ടിത്താ
കാട്ടും പടലും പറിച്ചുകെട്ടിത്താ പൂഹോയ്
മാനോട്ടം മയിലാട്ടം മഞ്ചാടിക്കുന്നിന്റെ
കാട്ടും പടലും പറിച്ചുകെട്ടിത്താ പൂഹോയ്

മുക്കറ്റി തിരുതാളി കാട്ടും പടലും പറിച്ചുകെട്ടിത്താ
കാട്ടും പടലും പറിച്ചുകെട്ടിത്താ
പറിച്ചുകെട്ടിത്താ കെട്ടിത്താ തിത്താ
ത തക തക തക തക തക തക തക... (മുക്കറ്റി...)

ലംലം ലംലംലംലം ലം താലം പൂത്താലം .. ചെമ്പൂത്താലം.
അക്കം പക്കം അച്ഛൻ കൊമ്പത്ത്
പൂവാംകുറുന്തല പുന്നാഗപ്പറമ്പിലെ
കുണിന്റെ കുട നീർത്തും പുന്നാരത്താലം
ലം ലംലം ലംലംലം ലം താലം
പൂത്താലം... ചെമ്പൂത്താലം.... (മുക്കറ്റി...)

അയ്യനും അമ്മനും നോക്കി നിൽക്കും മാമല രണ്ട്
പൂത്തു നിൽക്കും മാമല രണ്ട്
തീപ്പനിക്കും രാപ്പനിക്കും
പുതച്ചു നിൽക്കാൻ മഞ്ഞുണ്ട് (ലം...)

മാനാംകലയുടെ കല്യാണക്കഞ്ഞിക്ക്
കുമനും കുറുമ്മനും എരപ്പത്താലം
കാടിൻ ഉണങ്ങിയ ചെമ്പുല്ലിൽ വീശുന്ന
കുടോത്രക്കളിരിന്റെ കാറ്റാടിത്താലം

ചിത്രം
ആരവം

പാടിയത്
രമ്യ നമ്പീശൻ, സച്ചിൻവാര്യർ

രചന
അന്ന എലിസബത്ത് ജോസ്

സംഗീതം
ഷാൻ റഹ്മാൻ

922
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു

എൻ ഓമലേ എൻ ശ്വാസമേ എൻ ജീവനേ ആയിഷ
എൻ ഓമലേ എൻ ശ്വാസമേ എൻ ജീവനേ ആയിഷ
ആ ആ ആ ....
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിന്നുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം (2)
മൂടൽമഞ്ഞിൻ കുളിരുള്ള പുലരിയിൽ
പാറി പാറിയെന്നും നിന്റെ കനവുകളിൽ
വരവായി നീ ആയിഷ...വരവായി നീ ആയിഷ
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
ഒരു കാറ്റിൻ പൂങ്കവിൾ തഴുകും പ്രിയമാം സന്ദേശവും അണയും
ഒരു ചെപ്പിൽ നിന്റെ മാനസം നിറയെ
പൂവിടും ആശകൾ കാണുവാൻ മോഹമായ്
ഒരു കാറ്റിൽ പൂങ്കവിൾ തഴുകും
പ്രിയമാം സന്ദേശവും അണയും
ഒരു ചെപ്പിൽ നിന്റെ മാനസം നിറയെ
പൂവിടും ആശകൾ കാണുവാൻ മോഹമായ്
പൂവിന്റെ മാറിലെ മധുവാർന്നൊരു നറുതേൻ തുള്ളി പോൽ
ആർദ്രമാം നെഞ്ചിലെ പ്രിയമാർന്നൊരാ മുഖമെന്നെന്നും നീ
അറിയു ആയിഷ
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
മൂടൽമഞ്ഞിൻ കുളിരുള്ള പുലരിയിൽ
പാറി പാറിയെന്നു നിന്റെ കനവുകളിൽ
വരവായി നീ ആയിഷ
വരവായി നീ ആയിഷ
മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ
വന്നൊരു കിന്നാരം
കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം
തന്നനന നാനനതന്നനനനനാനന ശ്രീരാഗം

ചിത്രം
തട്ടത്തിൻ മറയത്ത്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	എസ്.പി. വെങ്കിടേഷ്

Babu Edakochi

മുത്തുമണിത്തൂവൽ തരാം

മുത്തുമണിത്തൂവൽ തരാം അല്ലിത്തളിരാട തരാം
നറുപൂവിതളിൽ മധുരം പകരാൻ
ചെറു പൂങ്കാറ്റായ് മെല്ലെ താരാട്ടാം
എൻ കനവിലൊതുങ്ങും കണ്ണീർക്കുരുവികളേ

(മുത്തുമണിത്തൂവൽ)

കരളിൽ വിളങ്ങി നിൽപ്പൂ ഒരു സൂര്യകാരുണ്യം
സായാഹ്നമായ് താലോലമായ്
ഈ സ്നേഹസന്ധ്യയിൽ ജീവന്റെ കൂട്ടിലെൻ
താരിളം കിളികളേ ചേക്കേറുമോ

(മുത്തുമണിത്തൂവൽ)

കനിവാർന്ന രാത്രി വിണ്ണിൽ
അഴകിന്റെ പീലി നീർത്താൻ
ഊഞ്ഞാലിടാൻ പൂപ്പാലയിൽ
തിങ്കൾക്കൊതുമ്പിൻ പാലാഴി നീന്താൻ
പൊന്നിളം കിളികളേ കളിയാടി വാ

(മുത്തുമണിത്തൂവൽ)

ചിത്രം
കൗരവർ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

മുറുക്കിച്ചുവന്നതോ

മുറുക്കിച്ചുവന്നതോ മാരൻ മുത്തിച്ചുവപ്പിച്ചതോ
മുറ്റത്തെ പൂവേ മുക്കുറ്റിപൂവേ
മുത്തണി പൊന്മണി ചുണ്ട് നിന്റെ
മൂവന്തിച്ചോപ്പൊള്ള ചുണ്ട്

(മുറുക്കിച്ചുവന്നതോ..)

പൊട്ടി വിടർന്നത് പൂമുല്ലയാണോ
മൊട്ടിട്ട മോഹമാണോ
കാറ്റു കവർന്നത് കസ്തൂരിയാണോ
കരളിലെ മോഹമാണോ
കൈനാറിയാണോ കൈതപ്പൂവാണോ
കള്ളിപ്പെണ്ണേ നിൻ കിനാവാണോ (2)

(മുറുക്കിച്ചുവന്നതോ..)

കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് പൂങ്കൊമ്പിലാണോ
പട്ടിളം മെയ്യിലാണോ
തട്ടിയെടുത്തത് താരമ്പൻ നിന്നുടെ
തങ്കപ്പതക്കമാണോ
കരിവളയാണോ കാൽത്തളയാണോ
കന്നിപ്പെണ്ണേ നിൻ മനസ്സാണോ

(മുറുക്കിച്ചുവന്നതോ..)

ചിത്രം
ഈറ്റ

Babu Edakochi

മുറ്റത്തെ മുല്ലേ ചൊല്ല്

മുറ്റത്തെ മുല്ലേ ചൊല്ല് കാലത്തെ നിന്നെ കാണാൻ
വന്നെത്തും തമ്പ്രാനാരാരോ...
ഒന്നൊന്നും മിണ്ടീടാതെ കാതോരം തന്നീടാതെ
എങ്ങെങ്ങോ മായുന്നാരാരോ
പേരില്ലേ നാളില്ലേ എന്താണെന്നോ ഏതാണെന്നോ
എന്തെന്നോ ഏതെന്നോ മിണ്ടാനൊന്നും നിന്നേയില്ലെന്നോ

(മുറ്റത്തെ..)

കൈയ്യെത്തും ദൂരെയില്ലേ ദൂരത്തോ മേയുന്നില്ലേ
മേയുമ്പൊളെല്ലാം നല്ലും നാടോടിയല്ലേ
നാടോടിപാട്ടും പാടി ഊഞ്ഞാലോന്നാടുന്നില്ലേ
ആടുമ്പൊൾ കൂടെയാടാൻ പെണ്ണേ നീയില്ലേ
കള്ളിപ്പെണ്ണിന്റെ കള്ളക്കണ്ണിന്നോ മിന്നിച്ചിമ്മുന്നേ

(മുറ്റത്തെ..)

മഞ്ഞത്ത് ചൂടും തേടി തീരത്തായ് ഓടുന്നില്ലേ
തീരത്തെ ചേമ്പിൽ മെല്ലേ ആറാടുന്നില്ലേ
ആറാട്ട തീരും നേരം മൂവാണ്ടൻ മാവിൻ കൊമ്പിൽ
ചോദിക്കാതൊന്നും താനേ ചായുന്നോനല്ലേ
കന്നിത്തുണ്ടല്ലേ മായക്കാറ്റല്ലേ കൊഞ്ചിക്കുന്നില്ലേ

(മുറ്റത്തെ..)

ചിത്രം
മായാവി

Babu Edakochi

മുല്ലപ്പൂം പല്ലിലോ

മുല്ലപ്പൂംപല്ലിലോ മുക്കുറ്റി കവിളിലോ
അല്ലിമലർ മിഴിയിലോ ഞാൻ മയങ്ങീ
ഏനറിയില്ലാ ഏനറിയില്ലാ
ഏലമണിക്കാട്ടിലെ മലങ്കുറവാ
ഏലമണിക്കാട്ടിലെ മലങ്കുറവാ

പല്ലാക്കു മൂക്കു കണ്ടു ഞാൻ കൊതിച്ചു
നിന്റെ പഞ്ചാരവാക്കു കേട്ട് കോരിത്തരിച്ചു
കല്യാണ മിന്നു കെട്ടി കൈ പിടിക്കണ നാൾ വരെ (2)
കൊല്ലാതെ കൊല്ലണ പൂമാരൻ നമ്മെ
കൊല്ലാതെ കൊല്ലണ പൂമാരൻ

(മുല്ലപ്പൂം....)

പച്ച കുത്തിയ വിരിമാറെൻ മെത്തയാക്കും
നിന്റെ പിച്ചകപ്പൂമേനി ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും
ചിന്തൂരപൊട്ടു തൊട്ട് ചിങ്കാരപ്പാട്ടു കേട്ട് (2)
കല്യാണപ്പന്തലിൽ കണ്ടോട്ടേ നമ്മെ
എല്ലാരും എല്ലാരും കണ്ടോട്ടേ

(മുല്ലപ്പൂം...)

ചിത്രം
അരക്കള്ളൻ മുക്കാൽക്കള്ളൻ

Babu Edakochi

മുൾക്കിരീടമിതെന്തിനു

മുൾക്കിരീടമിതെന്തിനു നൽകീ
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ-എനിക്കീ
മുൾക്കിരീടമിതെന്തിനു നൽകീ
സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ
എന്റെ വേദന മായ്ക്കാനങ്ങിതു
പണ്ടു ശിരസ്സിലണിഞ്ഞില്ലേ
എന്റെ പാപം തീർക്കാനായി
നൊമ്പരം കൊണ്ടു പിടഞ്ഞില്ലേ

(മുൾക്കിരീടമിതെന്തിനു....)

കണ്ണുനീരാൽ കഴുകാം ഞാനീ
കാൽവരി ചൂടിയ കാലടികൾ
എന്നാത്മാവിലെ മെഴുകുതിരികൾ
എരിഞ്ഞുതീരാറായല്ലോ
എരിഞ്ഞുതീരാറായല്ലോ

(മുൾക്കിരീടമിതെന്തിനു...)

ചിത്രം
ഭാര്യ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

928

മൂവന്തി താഴ്‌വരയിൽ

മൂവന്തി താഴ്‌വരയിൽ വെന്തുരുകും വിൺസൂര്യൻ
മുന്നാഴി ചെങ്കനലായ് നിന്നലയിൽ വീഴുമ്പോൾ
ഒരു തരി പൊൻതരിയായ് നിൻ ഹൃദയം നീറുന്നു
നിലാവല കൈയ്യാൽ നിന്നെ
വിലോലമായ് തലോടിടാം..ആരാരിരം
(മൂവന്തി താഴ്‌വരയിൽ)

ഇരുളുമീ ഏകാന്തരാവിൽ
തിരിയിടും വാർത്തിങ്കളാക്കാം
മനസ്സിലെ മൺകുടിലുള്ളിൽ
മയങ്ങുന്ന പൊൻവീണയാക്കാം.
ഒരു മുളം തണ്ടായ് നിൻ ചുണ്ടത്തെ നോവുന്ന പാട്ടിന്റെ
ഈണങ്ങൾ ഞാനേറ്റു വാങ്ങാം
ഒരു കുളിർതാരാട്ടായ് നീ വാർക്കും കണ്ണീരിൻ കാണാപ്പൂ
മുത്തെല്ലാം എന്നുള്ളിൽ കോർക്കാം
(മൂവന്തി താഴ്‌വരയിൽ)

കവിളിലെ കാണാനിലാവിൽ
കനവിന്റെ കസ്തൂരി ചാർത്താം
മിഴിയിലെ ശോകാർദ്ര ഭാവം
മധുരിയ്ക്കും ശ്രീരാഗമാക്കാം.
എരിവെയിൽ ചായും നിൻ മാടത്തിൻ മുറ്റത്തെ
മന്ദാരക്കൊമ്പത്തു മഞ്ഞായ് ഞാൻ മാറാം
കിനാവിന്റെ കുന്നികുരുത്തോല പന്തൽ മെനഞ്ഞിട്ട്
മംഗല്യത്താലിയും ചാർത്താം.
(മൂവന്തി താഴ്‌വരയിൽ)

ചിത്രം
കന്മദം

Babu Edakochi

മൂവന്തിയായ് പകലിൻ

മൂവന്തിയായ് പകലിൻ
രാവിൻ വിരൽ സ്പർശനം (2)
തീരങ്ങളിൽ ബാഷ്പദീപങ്ങളിൽ
ഓരിതൾ നാളമായ് നൊമ്പരം... ആ

(മൂവന്തിയായ്...)

രാവേറെയായ് പിരിയാൻ അരുതാതൊരു
നോവിൻ രാപ്പാടികൾ (2)
ചൂടാത്തൊരാ പൂമ്പീലികളാൽ കൂടൊന്നു കൂട്ടിയല്ലോ
ജന്മങ്ങളീ വീണയിൽ മീട്ടുമീണം
മൂളുന്നു രാക്കാറ്റുകൾ

(മൂവന്തിയായ്...)

യാമങ്ങളിൽ കൊഴിയാൻ മടിയായൊരു
താരം തേങ്ങുന്നുവോ (2)
ഇന്നോർമ്മയിൽ കിളിവാതിലുകൾ താനേ തുറന്നുവല്ലോ
ദൂരങ്ങളിൽ എന്തിനോ കണ്ണു ചിമ്മി
വീണ്ടും നിശാഗന്ധികൾ

(മൂവന്തിയായ്...)

ചിത്രം
പക്ഷേ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
പി.ജയചന്ദ്രൻ	പൂവ്വച്ചൽ ഖാദർ	രഘുകുമാർ

Babu Edakochi

മൃദുലേ ഇതാ ഒരു ഭാവ

മൃദുലേ ഇതാ ഒരു ഭാവഗീതമിതാ
നിന്റെ മിഴി തൻ നീലിമയിൽ
നിന്നും ഞാൻ പകർത്തീ

(മൃദുലേ..)

നൂറു പൂക്കൾ താലമേന്തും രാഗമേഖലയിൽ
നൂപുരങ്ങൾ നീ അണിഞ്ഞു
നൂറു പൂക്കൾ താലമേന്തും രാഗമേഖലയിൽ
രാഗിണീ നീ വന്നു നിന്നു പണ്ടുമെൻ അരികിൽ

(മൃദുലേ..)

മണ്ണിൻ നാണം മാറ്റി നിൽക്കും മാഘപൗർണ്ണമിയിൽ
എന്റെ ദാഹം നീ അറിഞ്ഞോ
മണ്ണിൻ നാണം മാറ്റി നിൽക്കും മാഘ പൗർണ്ണമിയിൽ
രാധികേ നീ വന്നു നില്പൂ ഇന്നുമെൻ അരികിൽ

(മൃദുലേ...)

ചിത്രം
ധീര

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
അമൽ ആന്റണി	റഫീക് അഹമ്മദ്	ശ്രീവത്സൻ ജെ.മേനോൻ

931

മേയ് മാസമേ നിൻ

മേയ് മാസമേ നിൻ നെഞ്ചിലെ
പൂവാക ചോക്കുന്നതെന്തേ
ഈറൻ മുകിൽ നിന്നെത്തൊടും
താളങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കയാലോ
പ്രണയാരുണം തരു ശാഖയിൽ
ജ്വലനാഭമാം ജീവോന്മദം
മേയ് മാസമേ നിൻ നെഞ്ചിലെ
പൂവാക ചോക്കുന്നതെന്തേ

വേനലിൻ മറവിയിലാർദ്രമായ്
ഒഴുകുമീ പാതിരാ മഴവിരലായ്
ലോലമായ് ഇലയുടെ ഓർമ്മയിൽ
തടവു നീ നോവെഴും വരികളുമായി
മണ്ണിന്റെ ഗന്ധം കുടിക്കലർന്നു
ദാഹങ്ങളായ് നിൻ നെഞ്ചോടു ചേർന്നു
ആപാദമരുണാഭമായ്
മേയ് മാസമേ നിൻ നെഞ്ചിലെ
പൂവാക ചോക്കുന്നതെന്തേ
മൂകമായ് വഴികളിലാരെയൊ
തിരയുമീ കാറ്റിലെ മലർമണമായ്
സാന്ദ്രമാം ഇരുളിൻ ലേഖയായ്
മറയുമീ സന്ധ്യ തൻ തൊടുകുറിയായ്
ഏതോ വിഷാദം നിന്നിൽ നിറഞ്ഞു
ഏകാന്തമാം നിൻ മൗനം കവിഞ്ഞു
ആപാദമരുണാഭമായ്
മേയ് മാസമേ നിൻ നെഞ്ചിലെ
പൂവാക ചോക്കുന്നതെന്തേ

ചിത്രം
ലാപ് ടോപ്

പാടിയത് യേശുദാസ്	രചന ഓ.എൻ.വി	സംഗീതം ജോൺസൺ

Babu Edakochi

മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം

മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം തെല്ലൊതുക്കി
അല്ലിയാമ്പൽപ്പൂവിനെ തൊട്ടുണർത്തി
ഒരു കുടന്ന നിലാവിന്റെ കുളിരു കോരി
നെറുകയിൽ അരുമയായ് കുടഞ്ഞതാരോ

(മെല്ലെ മെല്ലെ)

ഇടയന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞൊരീണം
ഒരു മുളംതണ്ടിലൂടൊഴുകി വന്നു (2)
ആയർപ്പെൺകിടാവേ നിൻ പാൽക്കുടം-
തുളുമ്പിയതായിരം തുമ്പപ്പൂവായ് വിരിഞ്ഞു
ആയിരം തുമ്പപ്പൂവായ് വിരിഞ്ഞു

(മെല്ലെ മെല്ലെ)

ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ നുറുങ്ങുവെട്ടം
കിളിവാതിൽപ്പഴുതിലൂടൊഴുകി വന്നു (2)
ആരാരുമറിയാത്തൊരാത്മാവിൽ തുടിപ്പ-
പോലാലോലം ആനന്ദ നൃത്തമാർന്നു
ആലോലം ആനന്ദ നൃത്തമാർന്നു

(മെല്ലെ മെല്ലെ)

ചിത്രം
ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ നുറുങ്ങുവെട്ടം

Babu Edakochi

മെല്ലെ.. മെല്ലെ.. മെല്ലെ

തെന്നാകി.. തെന്നാ..തെന്നാകി...തെ
തെന്നാതികി..തെ തെന്നാതികിതെ..താ തെന്നാ
മെല്ലെ.. മെല്ലെ.. മെല്ലെ
മെല്ലെ.. മെല്ലെയാണീ യാത്ര
നിളയിലൂടൊരു യാത്ര..
കനവിലൂടൊരു യാത്ര
മെല്ലെ... മെല്ലെ...
ഉം ..ഉം ...
കൂത്തരങ്ങിൽ കൂടിയാട്ടമ്പോൾ
എന്തുമാത്രം ചേർന്നുവെന്നോ നാം
വേഷമഴിയും.. നേരമെന്നും
രണ്ടു തോണിയിലായ്... നമ്മളൊഴുകുന്നു
മെല്ലെ... മെല്ലെ
വർണ്ണജാലകവാതിൽ നീ.. തുറന്നു
തെന്നലായ് ഞാൻ നിന്റെയരികിൽ.. വന്നു
വഴിമറഞ്ഞ നിഴലുപോലെ തേങ്ങുമോർമ്മകളിൽ
വെറുതെ നീ നിന്നു..
മെല്ലെ... മെല്ലെ..മെല്ലെ... മെല്ലെ..
മെല്ലെയാണീ യാത്ര
നിളയിലൂടൊരു യാത്ര..
കനവിലൂടൊരു യാത്ര..ഉം ..ഉം

ചിത്രം
നോട്ടം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
ഇളയരാജ

934

മെല്ലെയൊന്നു പാടി

മെല്ലെയൊന്നു പാടി നിന്നെ
ഞാനുണർത്തിയോമലേ
കണ്ണിലുള്ള കനവുതാതെ
നിൻ ചുണ്ടിലുള്ള ചിരി മായാതെ
പാതി പെയ്ത മഴ കാണാതെ
വെൺ പാരിജാത മലരറിയാതെ
(മെല്ലെയൊന്നു)
പൂമാനം കുടപിടിക്കും ഹൊയ്...
ഈ പൂപ്പാട്ടിൻ വയൽവരമ്പിൽ
കാറ്റോടെൻ കവിളുരുമ്മി ഹൊയ്...
ഞാനാറ്റോരം നടന്നിരുന്നു
പകൽ മുല്ല മൊട്ടായ് നീയോ വിരിഞ്ഞിരുന്നു
പുലർവെയിൽ പൊന്നോ നിന്നെ പൊതിഞ്ഞിരുന്നു
താന നാ ന ന ന.... തന ന നാ ന...
താന നാ ന ന..തന നാ ന
മാറിലുള്ള മറുകറിയാതെ ഈ...
മനസിലുള്ള കിളിയറിയാതെ
(മെല്ലെയൊന്നു)
അന്നും നീ തനിച്ചിരിക്കും ഹൊയ്
ഈ താഴമ്പൂ പുഴക്കടവിൽ
എന്തേ നീ അരികിലെത്തി ഹൊയ്
നിൻ ജന്മങ്ങൾ എനിക്കു തന്നു
പതുങ്ങി വന്നെന്നെ മെല്ലെ മടിയിൽ വെച്ചു
പരിഭവം കൊണ്ടെൻ കാതിൽ കഥ പറഞ്ഞു
ത ന നാ ന ന.....താ ന നാ ന ന
ചാരെ നിന്ന നിഴലറിയാതെ...
നീ മഴ നനഞ്ഞ മുകിലറിയാതെ
(മെല്ലെയൊന്നു)

ചിത്രം
മനസ്സിനക്കരെ

പാടിയത്
അഫ്സൽ, ജോത്സ്ന

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

935

മെഹറുബാ മെഹറുബാ

കിലുകിലുങ്ങണൊരലുക്കത്തിട്ട്
മിന്നക്ക സവ്വനി തട്ടമിട്ട്
മുന്തിരി ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിയിട്ട്
വാടീ മെഹറുബാ ഒന്നു വാടീ മെഹറുബാ..
മെഹറുബാ മെഹറുബാ പുതുക്ക പെണ്ണേ മെഹറുബാ (2)
പത്ത് കൊട്ട പൊന്ന് നിന്റെ മഹറ് മെഹറുബാ
നിന്റെ പകിട്ടില് കണ്ണ് വെക്കണ പുതുമണവാളൻ
മെഹറുബാ മെഹറുബാ കള്ളി പെണ്ണേ മഹറുബാ
കഞ്ചക പൂഞ്ചെണ്ടിനൊത്തൊരു മുത്തേ മെഹറുബാ
നാളെ ഇരസപൂങ്കാവനത്തില് മധുവിധുവല്ലേ..
ഹേ റസിയാ.. ഹോ ഹോ ഹോ..
ഹേ റസിയാ ഹായ് ഹേ റസിയാ.. (മെഹറുബാ..)
മാണിക്യക്കല്ലേ മൊഞ്ചത്തിപ്പൂവേ
ചെമ്പക മല്ലിക വാസന റാണീ
കാർമുടി വണ്ടിന പൂരകം ചൂടാൻ മറുഹബ.. (മാണിക്യക്കല്ലേ..)
നീ കിലുകിലുങ്ങണ വളയണിയെടി തേനലങ്കാരി
നീ കുണുകുണുങ്ങനെ താളം തട്ടെടി പവിഴ ചിങ്കാരി
ഹോ ഹോ ഹോ...ഹേ റസിയാ ഹായ് ഹേ റസിയാ.
(മെഹറുബാ..)
പ്രേമ ചിത്തിരം കൊത്തിയ മുത്ത് ചക്കര ഉണ്ട് ചുന്ദരി പെണ്ണ്
പഞ്ചാരകുന്നിലെ പച്ച കരിമ്പ്
നീ പച്ച കരിമ്പ് മധുര പച്ച കരിമ്പ് (പ്രേമ..)
ഇന്ന് പുഞ്ചിരി തഞ്ചണ പുന്നാരകുട്ടിക്ക് കല്യാണരാവാണ്
നാളെ സത്തായമാരനമൊത്ത് രസിയ്ക്കാനൊരുല്ലാസ നാളാണ്
ഹോ ഹോ ഹോ.. ഹേ റസിയാ ഹായ്..ഹേ റസിയാ..
(മെഹറുബാ..2)

ചിത്രം
പെരുമഴക്കാലം

Babu Edakochi

മേഘം പൂത്തു തുടങ്ങീ

മേഘം പൂത്തു തുടങ്ങീ മോഹം പെയ്തു തുടങ്ങീ
മേദിനീ കേട്ടു നെഞ്ചിൽ പുതിയൊരു താളം (2)
ആരാരെ ആദ്യമുണർത്തീ ആരാരുടെ നോവു പകർത്തീ (2)
ആരാരുടെ ചിറകിലൊതുങ്ങീ അറിയില്ലല്ലോ
അറിയില്ലല്ലോ അറിയില്ലല്ലോ

(മേഘം..)

എരിവേനൽ ചൂടിന്റെ കഥയാകെ മറന്നു
ഒരു ധന്യബിന്ദുവിൽ കാലമലിഞ്ഞു (2)
പുതുമണ്ണിൻ സ്വപ്നം പുൽക്കൊടികളായുണരും
അവ പിന്നെ പൂക്കളങ്ങളാകും
വളർന്നേറും വനമാകും (2)

(മേഘം..)

അലകടൽ തിരവർഷ മദം കൊണ്ടു വളർന്നും
അടിത്തട്ടിൽ പവിഴങ്ങൾ വിങ്ങി വിളഞ്ഞു (2)
പരിരംഭണത്തിന്റെ രതിഭാവമെന്നും
പകരുമീ സാഗരത്തിൻ ഗാനം
നിത്യ ഗാനം മർത്യ ദാഹം (2)

[മേഘം..]

ചിത്രം
ഉവാനത്തുമ്പികൾ

മേഘരാഗം നെറുകിൽ

മേഘരാഗം നെറുകിൽ തൊട്ടു മേലെ നില്പൂ വാനം
വാനം വാനം
ദൂരെയെങ്ങോ മിഴിയും നട്ട് പൂ പോൽ നില്പൂ യാമം
യാമം യാമം (മേഘരാഗം.....)
ഇളവെയിൽ മണിവളയണിയണ തിനവയലുകൾ തോറും
കതിർ മണിയുടെ നിര തിരയുക കുറുകുറുകണ പ്രാവേ (2)
മരതകമണി ഇനിയും ഇനിയും ഇതു കവരുകയാണോ
കനകക്കസവു ചിറകുമായ് പതുങ്ങി പതുങ്ങി പറന്നു വാ
പകരം നിനക്കു തരുന്നു ഞാനെന്റെ
പവിഴച്ചുണ്ടിലെ മൊഴിമഴ മൊഴിമഴ മൊഴിമഴ
(മേഘരാഗം.....)
പാ പ പ നിസ നിസ പധ പധപ മഗരി
പാ പ പ നിസരി പധ പധപ മഗരി (2)
മഗരിഗ മപനിസരി സനിസഗമപ നിസരി
പധ നിനി മപനിനി പനിസരിഗമ ഗസ സനി
നിധ ധപ പസ പസപനിനിധമപ രിമഗസരി പപ
പുതിയൊരു മലരിതൾ വിരിയണ ദിവസമിതറിയില്ലേ
കണിയുണരണമതിലിനിയൊരു നറുതിരി തെളിയേണം
കുറുകുഴലുകൾ കരവ തിമില ചെറു നിറപറ വേണം
കൊതിച്ചു കൊതിച്ചിങ്ങടുത്തു വാ കളിച്ചു ചിരിച്ചു രസിച്ചു വാ
പകരം നിനക്കു തരുന്നു ഞാനെന്റെ
പുലർമനസ്സിലെ കണിമഴ കണിമഴ കണിമഴ..
(മേഘരാഗം.....)
ഉം..ഉം...ഉം,ഉം..ഉം... ധിരന നന ധിരന ധിരന
ധിര ധിരന ധിരന ധിരന
നം തം തനാന തനാനാ തനാന തനാന താനാ
നം ത നം ത നം ത നം ത നാനാ
(മേഘരാഗം.....)

ചിത്രം
കാക്കക്കുയിൽ

പാടിയത്
എം.ജി.ശ്രീകുമാർ

രചന
പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

938

മേടപ്പൊന്നണിയും

മേടപ്പൊന്നണിയും കൊന്നപ്പൂക്കണിയായ്..
പീലിക്കാവുകളിൽ താലപ്പൂപ്പൊലിയായ് (2)
തങ്കത്തേരിലേറും കുളിരന്തിത്താരകൾ
വരവർണ്ണഗീതരാജിയായ്..
മേടപ്പൊന്നണിയും കൊന്നപ്പൂക്കണിയായ്..
പീലിക്കാവുകളിൽ താലപ്പൂപ്പൊലിയായ്..
ശ്യാമതീരങ്ങളിൽ പുതു കൌതുകം പൂത്തുവോ..
രാഗലോലാമൃതം വരവേണുവിൽ പെയ്തുവോ ..
ഇനിയീലാസ്യകലയിൽ നൂറുപുളകം പൂക്കൾ വിതറും
ആലോലം അസുലഭം തതരികിടതതാഗതകതികി
തതരികിടതതാഗതകതികിതോം ധ്രുതതോം ധ്രുതോം
നിസനിസ ഗപഗപ..ധനിധനി നിമനിമ ഗസരിതപമഗരിസ
മേടപ്പൊന്നണിയും കൊന്നപ്പൂക്കണിയായ്..
പീലിക്കാവുകളിൽ താലപ്പൂപ്പൊലിയായ്
ശ്രീലരാഗങ്ങളിൽ ഇനി ആദിതാളങ്ങളായ്
ഭാവഗീതങ്ങളിൽ നവനാദസൌന്ദര്യമായ്
പുലരും ജീവകലയിൽ നമ്മളറിയും പുണ്യനിമിഷം
ആനന്ദം... അനുപമം.... ആ..
തതരികിടതതാഗതകതികി
തതരികിടതതാഗതകതികിതോം ധ്രുതതോം ധ്രുതോം
നിസനിസ
ഗപഗപ ധനിധനി നിമനിമ ഗസരിതപമഗരിസ
മേടപ്പൊന്നണിയും കൊന്നപ്പൂക്കണിയായ്..
പീലിക്കാവുകളിൽ താലപ്പൂപ്പൊലിയായ് (2)
തങ്കത്തേരിലേറും കുളിരന്തിത്താരകൾ
വരവർണ്ണഗീതരാജിയായ്..
മേടപ്പൊന്നണിയും കൊന്നപ്പൂക്കണിയായ്..
പീലിക്കാവുകളിൽ താലപ്പൂപ്പൊലിയായ്..

ചിത്രം
ദേവാസുരം

939

മേലേമാനത്തെ നീലിപ്പുലയിക്ക

മേലേമാനത്തെ നീലിപ്പുലയിക്ക
മഴ പെയ്താൽ ചോരുന്ന വീട്
അവളെ സ്നേഹിച്ച പഞ്ചമിചന്ദ്രന
കനകം മേഞ്ഞൊരു നാലുകെട്ട്

പുഞ്ചപ്പാടത്തു പൊന്നുംവരമ്പത്ത്
പെണ്ണും ചെറുക്കനും കണ്ടു ആദ്യമായ്
പെണ്ണും ചെറുക്കനും കണ്ടു
പെണ്ണിനു താമരപ്പൂണാരം
പയ്യനു ചുണ്ടത്ത് പുന്നാരം

(മേലേ..)

വെട്ടാക്കുളമവൻ വെട്ടിച്ചു
കെട്ടാപ്പുരയവൻ കെട്ടിച്ചു
വിത്തു വിതച്ചാൽ മുളക്കാത്ത പാടം
വെള്ളിക്കലപ്പ കൊണ്ടുഴുതിട്ടു

(മേലേ...)

പൊക്കിൾ പൂ വരെ ഞാന്നു കിടക്കുന്ന
പുത്തൻ പവൻ മാല തീർത്തു
പെണ്ണിനു പുത്തൻ പവൻ മാല തീർത്തു
അത്തം പത്തിനു പൊന്നോണം
അന്നു വെളുപ്പിനു കല്യാണം

(മേലേ...)

ചിത്രം
കുട്ടുകുടുംബം

പാടിയത്
നരേഷ് അയ്യർ, അന്ന കാതറീന

രചന
റഫീക് അഹമ്മദ്

സംഗീതം
ഗോപീ സുന്ദർ

Babu Edakochi

മേൽ മേൽ മേൽ വിണ്ണിലെ

മേൽ മേൽ മേൽ വിണ്ണിലെ ചേക്കേറാം കിളികളായ്
മേൽ മേൽ മേൽ വിണ്ണിലെ ചേക്കേറാം കിളികളായ്
വെറുതെ... നാമിതിലെ ...
ഏതോ കൊമ്പിൽ കൂടുണ്ടാക്കാൻ പോകാറായ്....
താഴെ മണ്ണിൻ നേരും തേടാറായ്..
ഒരേ നിറം ... സ്വരം, ഇനി ഒരേ.. വഴി ...മൊഴി ശ്രുതി
മേൽ മേൽ മേൽ വിണ്ണിലെ ചേക്കേറാം കിളികളായ്
മേൽ മേൽ മേൽ വിണ്ണിലെ ചേക്കേറാം കിളികളായ്
വെറുതെ... നാമിതിലെ ...
വാ വാ .. താണ വാ വാ... നാരും കൊണ്ടേ..
മേൽ മേൽ മേഞ്ഞു കൊണ്ടേ.. .ഹോ... എൻ മോഹമാകെ
ഹോ നിൻ സ്നേഹമാകെ മെനഞ്ഞു കൂടിടാം
ഒന്നു ചേർന്നൊത്തു കൂടീ...
വിണ്ണിനീ മണ്ണിലെക്കെത്തിടാൻ...
മേൽ മേൽ മേൽ വിണ്ണിലെ ചേക്കേറാം കിളികളായ്
മേൽ മേൽ മേൽ വിണ്ണിലെ ചേക്കേറാം കിളികളായ്
വെറുതെ... നാമിതിലെ ...
ഏതോ കൊമ്പിൽ കൂടുണ്ടാക്കാൻ പോകാറായ്...
താഴെ മണ്ണിൻ നേരും തേടാറായ്..
ഒരേ നിറം ... സ്വരം...ഇനി ഒരേ.. വഴി ...മൊഴി ശ്രുതി
മേൽ മേൽ മേൽ വിണ്ണിലെ ചേക്കേറാം കിളികൾ നാം
മേൽ മേൽ മേൽ വിണ്ണിലെ ചേക്കേറാം കിളികൾ നാം
ഇതിലെ... ഒന്നിതിലെ....അണയാം... ഒന്നിതിലെ....
ഇതിലെ... ഒന്നിതിലെ....അണയാം... ഒന്നിതിലെ....

ചിത്രം
ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
വേണുഗോപാൽ, ചിത്ര	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

Baby Edakochi

മൈനാക പൊന്മുടിയിൽ

മൈനാക പൊന്മുടിയിൽ പൊന്നുരുകി ഉലിപ്പോയ്
വിഷുക്കണികൊന്നപോലും താലിപ്പൊൻ പൂവണിഞ്ഞു
ഉുമഞ്ഞും പൊന്മുത്തായ്
പൂവെല്ലാം പൊൻപണമായ്

(മൈനാക പൊന്മുടിയിൽ)

ആതിരാപെണ്ണാളിൻ മണിവീണാതന്ത്രികളിൽ
മോഹത്തിൻ നീലാംബരികൾ തെളിയുന്ന മായുന്ന
തെളിയുന്ന മായുന്ന
ദശപുഷ്പം ചൂടുമ്പോൾ മനമുണരും കളമൊഴിതൻ
കരളിൽ കുളിരലയിൽ
ഇന്നാക്കയ്യിലീക്കയ്യിലാടുന്ന കൈവളകൾ

(മൈനാക പൊന്മുടിയിൽ)

ചേങ്ങിലാത്താളത്തിൽ പൊന്നമ്പലമുണരുമ്പോൾ
പാടാൻ മറന്നുറങ്ങും പൈങ്കിളിയും പാടിപ്പോയ്
പൂവേപൊലി പാടുന്ന പൂങ്കിളിയും മാളോരും
കരയിൽ മറുകരയിൽ
ഇന്നാക്കൊമ്പിലീക്കൊമ്പിലാടുന്ന പൂന്തളിരും

(മൈനാക പൊന്മുടിയിൽ)

ചിത്രം
മഴവിൽക്കാവടി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ബിച്ചു തിരുമല	ശ്യാം

942

മൈനാകം കടലിൽ

ഉം....ഉം....ഉം....ആ... ആ ....ആ ..
ആഹാ ആ ആ ഹാഹാ...
നിരിസ ധസനി പനിധഗമ പ പ
ഗമപനിനി സസ പനിസരിപമ ഗ ഗ
മപ പ മരിനി പനിമ... രിനിധ.
ധമപപ മപനിനി പനിസരി ആ ..ആ ...ആ....
മൈനാകം കടലിൽ നിന്നുയരുന്നുവോ
ചിറകുള്ള മേഘങ്ങളായ് ശിശിരങ്ങൾ തിരയുന്നുവോ (2)
മഴനീർ കണമായ് താഴത്തു വീഴാൻ
വിധി കാത്തു നിൽക്കും ജലദങ്ങൾ പോലെ (2)
മൗനങ്ങളാകും വാത്മീകമെന്നും
വളരുന്ന പടരുന്ന തകരുന്ന
ഞൊടിയിടയ്ക്കകമെന്നെന്നും
(മൈനാകം ....)

നിധികൾ നിറയും ഖനി തേടി ഓരോ
വനഭൂമി തോറും പരതുന്ന ഹൃദയം
പമധസനി ധനിസമാഗ നിധ ആ..
ഗമപനിനി പനിസഗാഗ മഗസനിധപസ
വനഭൂമി തോറും പരതുന്ന ഹൃദയം
വീശുന്ന കാറ്റിൻ മൂളുന്ന പാട്ടിൽ
വനികയിൽ ഒരു കുല മലരിനു
ചൊടിയിതളിലൊരാവേശം
(മൈനാകം ....)

ചിത്രം
തൃഷ്ണ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ചിത്ര

രചന
കോന്നിയൂർ ഭാസ്

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

943

Babu Edakochi

മൊഴിയഴകും മിഴിയഴകും

മൊഴിയഴകും മിഴിയഴകും എന്നിലണിഞ്ഞമ്മ
താരാട്ടിൻ രാരീരം മനസ്സിന്നീണമായ്...
എൻ മനസ്സിന്നീണമായ്....
മാൻമിഴിയേ തേന്മൊഴിയേ
മകളേ തളിരിതളേ
അമ്മക്കുട്ടീ അമ്മുക്കുട്ടീ
നീ നിനവിൻ താളമായ്
എൻ കനവിൽ രാഗമായ്
പവനുതിരും പുഞ്ചിരിയെൻ
നെഞ്ചിലലിഞ്ഞമൃതായ്
പാൽനുരയെൻ ചുണ്ടുകളിൽ
പൂന്തേൻകുഴമ്പായ്
നറുപൂന്തേൻ കുഴമ്പായ്

(മൊഴിയഴകും)

പൊൻതടുക്കിൽ അടുത്തിരുത്താൻ
പൊൻമണിത്തളികകളിൽ
പഴംനുറുക്കും പാലടയും
ഇനിയും പങ്കിടാം
ഞാനിനിയും പങ്കിടാം.

(മൊഴിയഴകും)

ചിത്രം
കളിപ്പാട്ടം

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
കോന്നിയൂർ ഭാസ്

സംഗീതം
ജോൺസൺ

Babu Edakochi

മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ

മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ
ദൂരെയേതോ ഈണം പൂത്ത നാൾ
മധു തേടിപ്പോയി (മോഹം...)
നീളേ താഴേ തളിരാർന്ന പൂവനങ്ങൾ

(മോഹം...)

കണ്ണിൽ കത്തും ദാഹം
ഭാവജാലം പീലി നീർത്തി
വർണ്ണങ്ങളാൽ മേലെ കതിർമാല കൈകൾ നീട്ടി
സ്വർണ്ണത്തേരേറി
ഞാൻ തങ്കത്തിങ്കൾപോലെ
ദൂരെ ആകാശ നക്ഷത്രപ്പൂക്കൾ തൻ തേരോട്ടം

(മോഹം...)

മണ്ണിൽ പൂക്കും മേളം രാഗഭാവം താലമേന്തി
തുമ്പികളായ് പാറി മണം തേടി ഊയലാടി
നറും പുഞ്ചിരിപ്പൂവായ് സ്വപ്നക്കഞ്ചുകം ചാർത്തി
ആരും കാണാതെ നിന്നപ്പോൾ
സംഗമസായൂജ്യം

(മോഹം...)

ചിത്രം
ശേഷം കാഴ്ചയിൽ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	വയലാർ	ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

മോഹത്തിന്റെ മുഖം

മോഹത്തിന്റെ മുഖം ഞാൻ കണ്ടു
മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്നു
പ്രേമദാഹത്തിന്റെ സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു
തളർന്നിരിക്കുന്നു
ദുഃഖത്തിന്റെ നിറം ഞാൻ കണ്ടു
സ്വപ്നത്തിന്റെ ജഡം ഞാൻ കണ്ടു
കറുത്തിരിക്കുന്നു ആകെ കറുത്തിരിക്കുന്നു
ഇന്നലത്തെ കാറ്റിൽ മഴയിൽ
ഈ അലിയുന്ന തുരുത്തിൽ
ഞാനെന്റെ വിഭവങ്ങളുമായ് കാത്തിരുന്നു
തനിയെ കാത്തിരുന്നു ഓ ഓ
കൊതുമ്പുതോണിയിൽ ഈ വഴി വന്നവർ എന്നെ കണ്ടു
കരയ്ക്കടുത്തു വിഭവങ്ങൾ കവർന്നെടുത്തു
അവൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു
എനിക്കു കൂടി കയറാൻ അവരുടെ
തോണിയിൽ ഇടമില്ലേ
ഈ തിളയ്ക്കുന്ന ചൂടിൽ വെയിലിൽ
ഈ ഉരുകുന്ന തുരുത്തിൽ
ഞാനെന്റെ ദുഃഖങ്ങളുമായ് കാത്തിരിക്കും
ഇനിയും കാത്തിരിക്കും ഓ...ഓ...

(മോഹത്തിന്റെ)

ചിത്രം
അച്ഛനും ബാപ്പയും

Babu Edakochi

മോഹവീണ തൻ

മോഹവീണ തൻ തന്ത്രിയിലൊരു
രാഗം കൂടിയുണർന്നെങ്കിൽ
സ്വപ്നം പൂവിടും വല്ലിയിലൊരു
പുഷ്പം കൂടി വിടർന്നെങ്കിൽ

(മോഹവീണ..)

എത്ര വർണ്ണം കലർന്നു കാണുമീ
ചിത്ര പൂർണ്ണിമ തീരുവാൻ
നാദമെത്ര തകർന്നു കാണുമീ
രാഗമാലിക മീട്ടുവാൻ

സംഗമസ്ഥാനമെത്തുകില്ലെന്റെ
സർഗ്ഗസംഗീത ഗംഗകൾ
തൊട്ടു പോയാൽ തകർന്നു പോമെന്റെ
ഹൃത്തിലെ നാദ തന്ത്രികൾ

വീണയായ് പുനർജനിച്ചെങ്കിൽ
വീണ പൂവിന്റെ വേദന
നിത്യതയിൽ ഉയിർത്തെണീറ്റെങ്കിൽ
മൃത്യു പൂൽകിയ ചേതന

(മോഹവീണ..)

ചിത്രം
പാദസരം

പാടിയത്
വാണി ജയറാം

രചന
മധു ആലപ്പുഴ

സംഗീതം
ജോൺസൺ

മൗനം പൊന്മണിത്തംബുരു

ഉം... ലല... ലല... ല...
ലലലല ലാലല ലാലാ....
ലലലലലാ.... ആ...
മൗനം പൊന്മണിത്തംബുരു മീട്ടി
തന്ത്രിയിൽ നാദവികാരമുണർന്നു
ഒരു ശ്രുതിയായ് ഉണരാൻ
സങ്കൽപത്തിൻ ചിറകുകൾ ചൂടി
സന്തോഷത്തിൻ കുളിരല മൂടി
പറന്നുയരാം വാനിൽ നീളേ
മേഘങ്ങളായ് ചന്ദനമേഘങ്ങളായ്
മലരിട്ട തളിരിട്ട നക്ഷത്രമലർവാടിയിൽ
ഇളംുവലിൽ പേലവ മണിമെത്തയിൽ
വിതിരാത്ത വിതറാത്ത മോഹങ്ങൾ കൈമാറിടാൻ
പുളകങ്ങൾ തൻ
മുകുളങ്ങളിൽ മധുരം നിറയും നേരം
ഹേയ്! തല നന്നായിട്ട് തോർത്തണമെന്നു
പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ. തല ശരിക്ക്
തോർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീർവീഴ്ച വരില്ലേ?
എന്താ പറഞ്ഞേ? ല.... ല....
പുഴയായിടാൻ ഒഴുകും പുഴയായിടാൻ
പുതുമണ്ണിലൂറുന്ന ഗന്ധം പകർന്നീടുവാൻ
പുലർവേളയിൽ ചെങ്കതിരൊളി വീശവേ
ഉലയുന്ന പുൽത്തുമ്പിൽ ഒരു മഞ്ഞുമുത്തായിടാൻ
ഹൃദയങ്ങളും ചലനങ്ങളും
ഒരു സ്പന്ദനമാകും നേരം
(മൗനം...)

ചിത്രം
ഓർമ്മയ്ക്കായി

മൌനം പോലും മധുരം

ആ..........
മൌനം പോലും മധുരം...
മൌനം പോലും മധുരം
ഈ മധുനിലാവിൻ മഴയിൽ (2)
മനസ്സിൻ മാധവം മിഴിയിൽ പൂക്കവേ (2)
രോമാഞ്ചം മൂടവേ...
നിന്റെ മൌനം പോലും മധുരം ഈ മധുനിലാവിൻ മഴയിൽ

വിടരും അധരം വിറ കൊൾവതെന്തിനോ
തിളങ്ങും നയനം നനയുന്നതെന്തിനോ
അകലും ഉടലുകൾ അലിയും ഉയിരുകൾ (2)
നീണ്ടുനീണ്ടു പോകുമീ മൂകതയൊരു കവിത പോൽ
വാചാലമറിവൂ ഞാൻ
മൌനം പോലും മധുരം ഈ മധുനിലാവിൻ മഴയിൽ

അടരും നിമിഷം തുടരില്ല വീണ്ടുമേ
കൊഴിയും സുമങ്ങൾ വിടരില്ല വീണ്ടുമേ
ഉലയ്ക്കും തെന്നലിൽ ഉലഞ്ഞൂ ഉപവനം (2)
നീളെനീളെ ഒഴുകുമീ കാറ്റല തൻ പാട്ടിലെ
സന്ദേശം സുന്ദരം
മൌനം പോലും മധുരം ഈ മധുനിലാവിൻ മഴയിൽ
നിന്റെ മൌനം പോലും മധുരം ഈ മധുനിലാവിൻ മഴയിൽ
മനസ്സിൻ മാധവം മിഴിയിൽ പൂക്കവേ (2)
രോമാഞ്ചം മൂടവേ...
നിന്റെ മൌനം പോലും മധുരം
ഈ മധുനിലാവിൻ മഴയിൽ

ചിത്രം
സാഗരസംഗമം

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ചിത്ര

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ഔസേപ്പച്ചൻ

Babu Edakochi

മൗനം സ്വരമായ്

മൗനം സ്വരമായ് എൻ പൊൻ വീണയിൽ
സ്വപ്നം മലരായ് ഈ കൈക്കുമ്പിളിൽ
ഉണരും സ്മൃതിയലയിൽ ആരോ സാന്ത്വനമായ്
മുരളികയൂതി ദൂരെ ആ......
ഉം...ഉം..ഉം....
ജന്മം സഫലം എൻ ശ്രീരേഖയിൽ
സ്വപ്നം മലരായ് ഈ കൈക്കുമ്പിളിൽ
അറിയാതെയെൻ തെളി വേനലിൽ
കുളിർമാരിയായ് പെയ്തു നീ (2)
നീരവരാവിൽ ശ്രുതി ചേർന്നുവെങ്കിൽ
മൃദുരവമായ് നിൻ ലയമഞ്ജരി
ആ..ആ.ആ ഉം..ഉം..
സ്വപ്നം മലരായ് ഈ കൈക്കുമ്പിളിൽ
ജന്മം സഫലം എൻ ശ്രീരേഖയിൽ
ആത്മാവിലെ പൂങ്കോടിയിൽ
വൈഡൂര്യമായ് വന്നു നീ (2)
അനഘ നിലാവിൻ മുടി കോതി നിൽക്കെ
വാർമതിയായ് നീ എന്നോമനേ
ആ..ആ..ആ...ഉം...ഉം..
ജന്മം സഫലം എൻ ശ്രീരേഖയിൽ
സ്വപ്നം മലരായ് ഈ കൈക്കുമ്പിളിൽ
ഉണരും സ്മൃതിയലയിൽ ആരോ സാന്ത്വനമായ്
മുരളികയൂതി ദൂരെ

ചിത്രം
ആയുഷ്കാലം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ബിച്ചു തിരുമല	ജെറി അമൽദേവ്

Babu Edakochi

മൗനങ്ങളേ ചാഞ്ചാടുവാൻ

മൗനങ്ങളേ ചാഞ്ചാടുവാൻ
മോഹങ്ങളാം ഊമഞ്ചൽ തരൂ (2)
ദൂരങ്ങളേ തീരങ്ങളിൽ ഓർമ്മകളായാലോലം വരൂ

മിണ്ടാതെ മിണ്ടും നിമിഷങ്ങളേ
മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളേ (2)
ഓരോ ചിറകിന്മേലും ഒരു പൂക്കാലം വിരിയുമ്പോളും
ഓരോ ചലനം പോലും മധുരാവേശം പകരുമ്പോഴും
കണ്ണാടിക്കുമ്പിൾ കൺചിമ്മി വാ
കല്യാണപ്പൂപ്പന്തൽ മേളങ്ങളേ

(മൗനങ്ങളേ)

മൂടാതെ മൂടും തനുവാകെയും
നോവാതെ നോവുന്ന മുറിവേകിയും
താരും തളിരും ചൂടി പുളകം തേടി മലരുമ്പോഴും
കാലം കനിയും നേരം കനിയും നേടി ഉടരുമ്പോഴും
കാറ്റിന്റെ കയ്യിൽ ഊഞ്ഞാലിടൂ
കല്യാണ മുല്ലച്ചിരിപ്പൂക്കളേ ..

(മൗനങ്ങളേ)

ചിത്രം
എന്റെ മാമാട്ടിക്കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക്

Babu Edakochi

മൗനത്തിൻ ഇടനാഴിയിൽ

മൗനത്തിൻ ഇടനാഴിയിൽ
ഒരു ജാലകം മെല്ലെ തുറന്നതാരോ
ചെല്ലപ്പൂങ്കാറ്റോ പൂനിലാവോ
പൂനിലാവിൻ തേരിൽ വരും ഗന്ധർവനോ

(മൗനത്തിൻ)

ഏതോ രാഗ ഗാനം നിന്നിൽ
കൊതി ചേർക്കും നാളണഞ്ഞു (2)
നീയരുളും സ്നേഹം ഒരു മാന്തളിരായി എന്നും
തഴുകുന്ന നീയെന്നും എന്നുള്ളിൽ ഈണം പാടും വീണാ
ഞാനൊരു നാണപ്പൂക്കുട

(മൗനത്തിൽ...)

വീണ്ടും നിന്നെ തേടും ഞാനീ മലരമ്പിൻ നോവറിഞ്ഞു (2)
ഏതിരുളിൻ താരം പ്രിയ സാന്ത്വനവുമായ് എന്നിൽ
തെളിയുന്ന മുത്താണോ പൂവാണോ
സ്വപ്നം പേറും രൂപം
ഞാനൊരു നാണപ്പൂക്കുട

(മൗനത്തിൽ)

ചിത്രം
മാളൂട്ടി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജാനകി	പൂവ്വച്ചൽ ഖാദർ	എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

952

Babu Edakochi

മൌനമേ നിറയും മൌനമേ

മൌനമേ നിറയും മൌനമേ
ഇതിലേ പോകും കാറ്റിൽ
ഇവിടെ വിരിയും മലരിൽ
കുളിരായ് നിറമായ് ഒഴുകും ദു:ഖം
എന്നും നിന്നെ തേടി വരും
മൌനമേ നിറയും മൌനമേ

കല്ലിനു പോലും ചിറകുകൾ നൽകീ
കന്നി വസന്തം പോയീ
കല്ലിനു പോലും ചിറകുകൾ നൽകീ
കന്നി വസന്തം പോയീ
ഉരുകും വേനലിൻ മോഹദലങ്ങൾ
എരിഞ്ഞടങ്ങുകയായീ

(മൌനമേ)

ആയിരം നാവാൽ പുഴയിലെ ഓളം
പാട്ടും കഥയിലലിഞ്ഞും
ആയിരം നാവാൽ പുഴയിലെ ഓളം
പാട്ടും കഥയിലലിഞ്ഞും
തളരും നേരിയൊരോർമ്മയുമായി
ഇന്നും തീരമുറങ്ങും

(മൌനമേ)

ചിത്രം
തകര

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
ശ്യാം

Babu Edakochi

മൌനരാഗ പൈങ്കിളി

മൌനരാഗ പൈങ്കിളി നിൻ ചിറകു വിടർന്നെങ്കിൽ
മനസ്സാകും കൂട്ട വിട്ടെൻ ചുണ്ടിൽ പറന്നെങ്കിൽ (2)

കവിതയായ് നീയുണർന്നു മധുപദ മധുര ളുവലിനാൽ
കദന തീയിൽ പിടയും പ്രിയനെ തഴുകിയുറക്കാമോ
കാറ്റു പാടീ താലോലം കൈതയാടീ ആലോലം
മുകിലും മുകിലും പുണരുമീ മുഗ്ദ്ധ രാവിന്റെ നിർവൃതി
പകർന്നു നൽകാമോ പ്രിയനെയുറക്കാമോ -
(മൌന)

കഥകളായ് നീ വളർന്നു സാന്ത്വന വചന മാലികയാൽ
വ്യഥയിൽ മുങ്ങും പ്രിയന്റെ നിദ്രയെ അലങ്കരിക്കാമോ
കടലു മൂളി താലോലം കരയുറങ്ങീയാമന്ദം
നിഴലും നിഴലും പിണയുമീ പ്രണയ യാമത്തിൻ മാധുരി
പകർന്നു നൽകാമോ പ്രിയനെയുറക്കാമൊ
(മൌന)

ചിത്രം
ശുദ്ധികലശം

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ജോൺസൺ

Baby Edakochi

മൗനസരോവര

മൗനസരോവരമാകെയുണർന്നു
സ്നേഹമനോരഥവേഗമുയർന്നു
കനകാംഗുലിയാൽ തംബുരു മീട്ടും
സുരസുന്ദരിയാം യാമിനിപോലും
പാട്ടുകയായ് മധുഗാനം..
(മൗനസരോവര)

കാതരമാം മൃദുപല്ലവിയെങ്ങോ
സാന്ത്വനഭാവം ചൊരിയുമ്പോൾ
ദ്വാപര മധുര സ്മൃതികളിലാരോ
മുരളികയൂതുമ്പോൾ
അകതാരിൽ അമൃതലയമലിയുമ്പോൾ
ആത്മാലാപം നുകരാൻ അണയുമോ
സുകൃതയാം ജനനീ..
(മൗനസരോവര)

മാനസമാം മണിവീണയിലാരോ
താരകമന്ത്രം തിരയുകയായ്
മംഗളഹൃദയധ്വനിയായ് ദൂരെ
ശാരിക പാട്ടുകയായ്
പൂമൊഴിയിൽ പ്രണവമധു തൂവുകയായ്
മണ്ണിൻ മാറിൽ കേൾപ്പൂ
സഫലമാം കവിതതൻ താളം..
(മൗനസരോവര)

ചിത്രം
സവിധം

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ, ജാനകി

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

Babu Edakochi

യമുനേ യമുനേ പ്രേമയമുനേ

യമുനേ യമുനേ പ്രേമ യമുനേ
യദുകുല രതിദേവനെവിടെ എവിടെ
യദുകുലരതിദേവനെവിടെ
നീലപ്പീലി തിരുമുടിയെവിടെ
നിറകാൽത്തളമേളമെവിടെ

(യദുകുല...)

പൂവമ്പനുറങ്ങാത്ത രാത്രിയിൽ നിനക്കായ്
പൂവണിത്തളിർമെത്ത വിരിച്ചു ഞാൻ വിരിച്ചു
താരണി മധു മഞ്ചം നീ വിരിച്ചീടുകിൽ
പോരാതിരിക്കുമോ കണ്ണൻ
പോരാതിരിക്കുമോ കണ്ണൻ
യദുകുല രതിദേവനിവിടെ രാധേ
യദുകുലരതിദേവനിവിടെ

പുല്ലാങ്കുഴൽ വിളി കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചപ്പോൾ
ചെല്ലമണി തെന്നൽ ചിരിച്ചു കളിയാക്കി ചിരിച്ചു
നീ ഋവുമനുരാഗ നവരംഗഗംഗയിൽ
നീന്താതിരിക്കുമോ കണ്ണൻ
നീന്താതിരിക്കുമോ കണ്ണൻ
യദുകുല രതിദേവനിവിടെ രാധേ
യദുകുല രതിദേവനിവിടെ

ചിത്രം
റസ്റ്റ് ഹൗസ്

പാടിയത്
ശ്വേത മോഹൻ

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
ഔസേപ്പച്ചൻ

Babu Edakochi

യമുന വെറുതെ രാപ്പാടുന്നു

യമുന വെറുതെ രാപ്പാടുന്നു
യാദവം ഹരിമാധവം ഹൃദയഗാനം (2)
നന്ദനം നറുചന്ദനം ശൌരേ കൃഷ്ണാ
വിരഹവധുവാമൊരുവൾ പാടീ വിധുരമാമൊരു ഗീതം (2)
ഒരു മൌനസംഗീതം

(യമുന വെറുതെ)

നന്ദലാലാ... മനസ്സിലുരുകും വെണ്ണ തന്നു
മയിൽക്കിടാവിൻ പീലി തന്നു നന്ദലാലാ
ഇനിയെന്തു നൽകാൻ എന്തു ചൊല്ലാൻ ഒന്നു കാണാൻ
അരികെ വരുമോ നന്ദലാലാ

(യമുന വെറുതെ)

നന്ദലാലാ ഉദയരഥമോ വന്നു ചേർന്നു
ഊരിലാകെ വെയിൽ പരന്നു നീ വന്നീലാ
ഒരു നോവുപാട്ടിൻ ശ്രുതിയുമായി
യമുന മാത്രം വീണ്ടുമൊഴുകും നന്ദലാലാ

(യമുന വെറുതെ)

ചിത്രം
ഒരേ കടൽ

957

യ യ യാ യാദവാ

യ യ യാ യാദവാ എനിക്കറിയാം
യ യയാ യദുമുഖഭാവങ്ങളറിയാം
പീലിക്കണ്ണിൻ നോട്ടവും കുസൃതിയും
കോലക്കുഴൽപ്പാട്ടിലെ ജാലവും കണ്ണാ കണ്ണാ
സ്വയംവര മധുമയാ മൃദുല ഹൃദയാ കഥകളറിയാം (യയയാ..)
ശ്രീ നന്ദനാ നിൻ ലീലകൾ
വിണ്ണിൽ നിന്നും മിന്നല്പിണരുകൾ പെയ്തു
എന്റെ കണ്ണിൽ മഴത്തുള്ളികളായ് വിടർന്നു
ഗോവർധനം പൂ പോലെ നീ
കണ്ടു കൈയ്യിലെടുത്താടീ കളിയാടി
പാവം കന്യമാരും നിൻ മായയിൽ മയങ്ങീ
ഗോപികളറിയാതെ വെണ്ണ കവർന്നു നീ
പാരിടമൊന്നാകെ വായിലൊതുക്കീ നീ
സുമധുര സായം കാലം ലീലാലോലം
മോഹാവേശം നിൻ മായും സ്വയം
വരമധുമയാ മൃദുല ഹൃദയാ കഥകളറിയാം (യയയാ...)
ഹോ രാധികേ ഈ സംഗമം
വനവല്ലിക്കുടിൽ കണ്ണിൽ കൊതിയോടേ
അതു മുല്ലപ്പൂവായ് നീളേ നീളേ വിരിഞ്ഞൂ
ഈ വാക്കുകൾ തേൻ തുള്ളികൾ
നീല തിങ്കൾ ബിംബം കുങ്കുമമൃതായ്
ഇന്ദ്ര നീല രാഗ ചെപ്പുകളിൽ നിറഞ്ഞു
യദുകുല കാംബോജി ഹാ..മുരളിയിലൂതാം ഞാൻ ആ..
യമുനയിലോളം പോൽ ഹാ സിരകളിലാടാം ഞാൻ ആ
സുരഭില രാഗം താനം നീയും
ഞാനും പാടും നേരം
സ്വർഗ്ഗീയം സ്വയം വരമധുമയാ
മൃദുല ഹൃദയാ കഥകളറിയാം (യയയാ..)

ചിത്രം
ദേവരാഗം

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ബി.വസന്ത

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

യവന സുന്ദരീ സ്വീകരിക്കുകീ

യവന സുന്ദരീ സ്വീകരിക്കുകീ
പവിഴമല്ലിക പൂവുകൾ
ജനിച്ച നാൾ മുതൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ
തപസ്സിരുന്നവളാണു ഞാൻ പ്രേമ-
തപസ്സിരുന്നവളാണു ഞാൻ

(യവന...)

അകലെ വീനസ്സിൻ രഥത്തിലും
അമൃത വാഹിനീ തടത്തിലും (2)
വിരിഞ്ഞ പൂവിലും കൊഴിഞ്ഞ പൂവിലും
തിരഞ്ഞു നിന്നെ ഞാനിതു വരെ
തിരഞ്ഞു നിന്നെ ഞാനിതു വരെ

(യവന,...)

വസന്ത സന്ധ്യകൾ വിളിച്ചതും
ശിശിര രജനികൾ ചിരിച്ചതും
ഋതുക്കൾ വന്നതും ഋതുക്കൾ പോയതും
അറിഞ്ഞതില്ല ഞാനിതു വരെ
അറിഞ്ഞതില്ല ഞാനിതു വരെ

(യവന...)

ചിത്രം
പേൾവ്യൂ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, അരുന്ധതി

രചന
കാവാലം

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

യാത്രയായ് വെയിലൊളി

യാത്രയായ് വെയിലൊളി, നീളുമെൻ നിഴലിനെ
കാത്തു നീ നിൽക്കയോ സന്ധ്യയായ് ഓമനേ
നിന്നിലേക്കെത്തുവാൻ ദൂരമില്ലാതെയായ്
നിഴലൊഴിയും വേളയായ്
ഈ രാവിൽ തേടും പൂവിൻ
തീരാത്തേനുണ്ടോ
കുടമുല്ലപ്പൂവിന്റെ സുഗന്ധം ള്ളവി
ഉണരുമല്ലോ
പുലരി... ഉം...

(യാത്രയായ്)

നിൻ കാതിൽ മൂളും മന്ത്രം
നെഞ്ചിൻ നേരല്ലോ...
തളരാതെ കാതോർത്തു പുളകം ചൂടി
ദളങ്ങളായ് ഞാൻ
വിടര്ന്നൂ... ഉം...

(യാത്രയായ്)

ചിത്രം
ആയിരപ്പറ

960

Babu Edakochi

യാത്രയായീ യാത്രയായീ

യാത്രയായീ യാത്രയായീ
കണ്ണീരിൽ മുങ്ങീ ശ്രദ്ധനാമുണ്ണി തൻ
ദേശാടനവേളയായി
അനുഗ്രഹിക്കൂ അമ്മേ അനുവദിക്കൂ
പോകാനനുവദിക്കൂ

(യാത്രയായി..)

പദചലനങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണമാകണേ
ദേഹം ശ്രീകോവിലാകേണമേ (2)
ദു:ഖങ്ങൾ പൂജാപുഷ്പങ്ങളാകണേ (2)
വചനം മന്ത്രങ്ങളാകേണമേ

(യാത്രയായീ...)

നിദ്രകളാത്മധ്യാനമാകേണമേ
അന്നം നൈവേദ്യമാകേണമേ (2)
നിത്യകർമ്മങ്ങൾ സാധനയാകണേ (2)
ജന്മം സമ്പൂർണ്ണമാകേണമേ

(യാത്രയായീ...)

ചിത്രം
ദേശാടനം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ബിച്ചുതിരുമല	ദേവരാജൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	വയലാർ	ജോൺസൺ

961

Baby Edakochi

യാമശംഖൊലി

യാമശംഖൊലി വാനിലുയർന്നു
സോമശേഖര ബിംബമുണർന്നു
നിറുകയിൽ തൊഴുകൈ താഴികക്കുടമേന്തി
ദേവാലയം പോലും ധ്യാനിച്ചു നിന്നു

(യാമ..)

മഞ്ഞലയിൽ കുളിരലയിൽ
മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കി
മന്ദസമീരനിൽ മന്ത്രങ്ങളും ചൊല്ലി
മല്ലികപ്പൂത്താലമേന്തി
ഒരുങ്ങീ പൂജക്കൊരുങ്ങി
ഈ മനോഹര തീരം ഈ മനോഹരതീരം

(യാമ..)

പൊന്നിലയിൽ കുങ്കുമവും
പൂവും പ്രസാദവും ചേർത്തൊരുക്കീ
അകിൽപ്പുക പൊങ്ങും മുകിൽ മുറ്റമെങ്ങും
ആയിരം പൊങ്കാലയോടെ
വരുന്നു മെല്ലെ വരുന്നു
ആ ദിവാകര ബിംബം ആ ദിവാകര ബിംബം

(യാമ..)

ചിത്രം
ഈ മനോഹര തീരം

Babu Edakochi

യാരമിതാ വനമാലീനാ

യാരമിതാ വനമാലീനാ
സഖീ യാരമിതാ.. വനമാലീനാ
സഖീ യാരമിതാ വനമാലീനാ
സഖീ..ആ ...ആ
അനിലതരള കുവലയ നയനേനാ
തപതി നസാ കിസലയ ശയനേനാ (2)
വികസിത സരസിജ ലളിതമുഖേനാ
സ്ഫുടകിലസാ മലസിജ വിസികേലാ (2)
സഖീ യാരമിതാ വനമാലീനാ
സഖീ യാരമിതാ വനമാലീനാ...സഖീ
അമൃതമധുര മൃദുതര വചനേനാ
ജ്വലഹിനസാ മലയജ പവനേനാ (2)
സ്ഥലജല രുഹരുചി കരചരണേനാ
മുഖശിരസാ ഹിമകരകിരണേനാ(2)
സഖീ യാരമിതാ വനമാലീനാ
സഖീ യാരമിതാ വനമാലീനാ...സഖീ

പാടിയത്
സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ

രചന
എങ്ങണ്ടിയൂർ ചന്ദ്രശേഖരൻ

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

963

യേനണ്ടോടീ അമ്പിളിച്ചന്തം

യേനണ്ടോടീ അമ്പിളിച്ചന്തം
യേനണ്ടോടീ താമരച്ചന്തം
യേനണ്ടോടീ മാരിവിൽച്ചന്തം
യേനണ്ടോടീ മാമഴച്ചന്തം
കമ്മലിട്ടോ പൊട്ടുതൊട്ടോ
ഏനിതൊന്നും അറിഞ്ഞതേയില്ലേ
പുന്നാരപ്പൂങ്കുയിലേ

കാവളംകിളി കാതില് ചൊല്ലണ്
കണ്ണിലിത്തിരി കണ്മഷി വേണ്ടേന്ന്
കുമ്പിളിൽ പൂമണവുമായെത്തണ
കാറ്റുമൂള്ണ കരിവള വേണ്ടേന്ന്
എന്തിനാവോ ഏതിനാവോ
ഏനിതൊന്നും അറിഞ്ഞതേയില്ലേ
പഞ്ചാരപ്പൂങ്കുയിലേ

യേനണ്ടോടീ അമ്പിളിച്ചന്തം
യേനണ്ടോടീ താമരച്ചന്തം

കൊച്ചരിമുല്ലതക്കം പറയണ്
കാർമുടിച്ചുറ്റെ പൂവൊന്ന് കെട്ടാന്ന്
പൂത്തൊരുങ്ങിയിലഞ്ഞിയും ചൊല്ലണ്
മേലുവാസന തൈലം പുരട്ടാന്ന്
എന്തിനാവോ ഏതിനാവോ
നീയീമറിമായമെല്ലാമറിഞ്ഞിട്ടും
മിണ്ടാതെ നിക്കണല്ലേ
(യേനണ്ടോടീ അമ്പിളിച്ചന്തം)

ചിത്രം
സെല്ലുലോയിഡ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	രവീന്ദ്രൻ

964

രഘുവംശപതേ

രഘുവംശപതേ പരിപാലയമാം (6)
നിരുപമലാവണ്യ വാരിധേ (4)
ജയ മാരുതീ പരിസേവിതാ രാമാ
നിരുപമലാവണ്യ വാരിധേ
ജയ മാരുതീപരിസേവിതാ രാമാ [രഘുവംശപതേ]

ജയ ജാനകീ ഹൃദയേശ്വരാ (3)
ജയ ഗൌതമാ മുനിസംസേവിതാ രാമാ
ജയ ജാനകീഹൃദയേശ്വരാ
ജയ ഗൌതമാമുനി സംസേവിതാ രാമാ
ജയ ജാനകീ... [ജയ ജാനകീ (6)]
ജയ ജാനകീ ഹൃദയേശ്വരാ
ജയ ഗൌതമാമുനി സംസേവിതാ
കുരുമേ കുശലം ഭവമേ സുകൃതം
കുരുമേ കുശലം ഭവമേ സുകൃതം
മാരുതീസമേതരംഗ രാഗാ
ശശാങ്കവദനസൂക്ത ദർപ്പഘോഷണ
രഘുവംശപതേ പരിപാലയമാം
രഘുവംശപതേ പധാ ഗമപധനി രഘുവംശപതേ
ധപമപാമഗനിധപധനി രഘുവംശപതേ
ഗരിമഗരിസനിധപാധാനി രഘുവംശപതേ
സരിഗമാ മഗമപധാ നിപാധാനി രഘുവംശ
സരിഗമ ഗാഗ രിഗമഗ രി,രി,
നിസരിഗ സരിനിധനി സാനിധപധ
നിധധനി സഗരിസനിധപധനി രഘുവംശപതേ
ഗരി രിമഗരിസനി സരിസസനിസ
ഗമധനി രഘുവംശപതേ

ചിത്രം
ഭരതം

ധപമഗരിഗപാപധനി സരിഗരിമഗരി
സനിധഗമധനി രഘുവംശപതേ
ഗഗമഗമഗ രിരിഗരിഗരി സസനിസരിഗ
സരിസസനിസ ധനിസസനിധ
ഗരി,സസ നിസരിനി,സധ നിരിസ
സനിധ സനിധപ ഗമപധനി രഘുവംശപതേ
പപപപപാപപ പമപധപ മധപ പമഗ
ഗമപ ഗാമപ ഗമപ ധപാമഗരി
ഗമപമഗഗമഗ സ രിഗമഗ സ ഗമപമഗ സ ഗനിധപമപ
സ സനിധപ ധപപമഗ ഗമപാപ
സപമഗഗ നിസപമഗഗ സനിധപമഗഗ
ഗരിസ സനിധ പമഗ ഗമപാ
ഗരി മഗരിസസരിനി,സ ധനിഗരിരിനി,
ധ നിരി,നി,ധപമ ഗാമപാ....സഗരി, രിഗസാ രിസനിധമപാ
ഗഗരി മഗരി സനിധപമപാ..സരിസ പമപ സനിധമമപാ
സസ പപ സ നി,ധപമപാ....ഗഗരിസനിധാ രിസനിധമപാ
സരി ഗമ പാപ ഗാമപധ
ധപമഗമപാ നിനിധധമപാ ഗരിസസനിപാ
ധപമഗമ പാപ പാപ മപധപധ മധപപമപാമഗ ഗമപമപാപ
സനിധപമപ സരിസനിധപധ സസനിസരിഗ സരിഗമപമഗരിഗസാ
രിസസ രിസരിഗരി മഗരിസസ സനിസ സസനി പപധ മമപ ഗഗമരി,
ഗ സസരിസനിധസ നിസസരിഗപപധമാ
പധനിസരിഗ സാരിഗമപമ ഗരിഗ സരിസനിധപമപധനി
ഗരി,സനിധ രിസാനിധപ സനി,പധനി
ഗരിസനിസ രിസനിധനി സനിധപധ
ഗരി ഗരിസനിസ രിസ രിസനിധപ സനി സനിധപമ
ഗമപധപ മപധനിധ പധനിസനി
ഗമ ഗമപധപ മപ മപധനിധ പധ പധനിസനി
രിസനിധനി സനിധപധ നിധപമപ
രിസ രിസനിധപ സനി സനിധപമ നിസ ഗമപധനി
രഘുവംശപതേ പരിപാലയമാം
രഘുവംശപതേ പരിപാലയമാം

ചിത്രം
സെല്ലുലോയിഡ്

Babu Edakochi

രജനീ പറയൂ

രജനീ പറയൂ പൂനിലാവിൻ പരിലാളനത്താൽ
നൊമ്പരങ്ങൾ മായുമോ

(രജനീ..)

ഓർമകൾ തൻ ജാലകങ്ങൾ
വെറുതെയെങ്ങോ മൂടി ഞാൻ
ഇനിയുമീ പൂവല്ലിയിൽ
മോഹപുഷ്പം വിടരുമോ
മനസ്സേ... മനസ്സേ....

(രജനീ..)

വീണപൂവിൻ ഗാനമോർക്കേ
മിഴികളെന്തേ നിറയുവാൻ
പിരിയുമോരോ വീഥികൾ
അകലെയൊന്നായ് ചേരുമോ
മനസ്സേ..മനസ്സേ...

(രജനീ)

ചിത്രം
ഞാൻ ഏകനാണ്

പാടിയത്
യേശുദാസ്, സുശീല

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

Babu Edakochi

രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങൾ

രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങൾ കണ്ടു മുട്ടി
ചന്ദ്രോദയം പുഷ്പമാല നീട്ടി
അടുക്കുവാനറിയാതെ രൂപങ്ങൾ നിന്നു
ആത്മാവിൻ രശ്മികളലയടിച്ചുയർന്നു

(രണ്ടു ...)

ചാമര മേഘങ്ങൾ ചാഞ്ചാടി നടന്നു
സന്ദേശ കാവ്യത്തിൻ പൂവിളിയുയർന്നു (2)
മാനത്തെ പൊന്നോണം മനസ്സിൽ വന്നെങ്കിൽ
നമ്മളാ താരങ്ങളായ് മാറിയെങ്കിൽ

(രണ്ടു ...)

സന്ധ്യ തൻ ഉദ്യാനം പൂ വാരിയെറിഞ്ഞു
സിന്ദൂര രേഖകൾ അവ കോർത്തു നടന്നു
മാനത്തെ കല്യാണം മണ്ണിലായെങ്കിൽ
നമ്മളാ മിഥുനങ്ങളായ് മാറിയെങ്കിൽ

(രണ്ടു ...)

ചിത്രം
കന്യാദാനം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
നൗഷാദ്

രതിസുഖസാരമായി

രതിസുഖസാരമായി ദേവി നിന്മെയ്
വാർത്തൊരാ ദൈവം കലാകാരൻ
കലാകാരൻ പ്രിയേ നിൻ പ്രേമമെന്നിൽ
ചേർത്തൊരാ ദൈവം കലാകാരൻ

(രതിസുഖസാരമായി)

തുളുമ്പും മാദകമധുപാനപാത്രം നിന്റെയീനേത്രം (2)
സഖീ നിൻ വാർമുടിതൻ കാന്തിയേന്തി നീലമേഘങ്ങൾ(2)
തവാധാര ശോഭയാലീ ഭൂമിയിൽ
പലകോടി പൂ തീർത്തു കലാകാരൻ
കലാകാരൻ പ്രിയേ നിൻ പ്രേമമെന്നിൽ
ചേർത്തൊരാ ദൈവം കലാകാരൻ

(രതിസുഖസാരമായി)

നിലാവിൻ പൊൻകതിരാൽ
നെയ്തെടുത്തു നിന്റെ ലാവണ്യം (2)
കിനാവിൻ പൂമ്പരാഗം ചൂടിനിന്നു നിന്റെ താരുണ്യം (2)
മുഖാസവ ലഹരിയാൽ വീണ്ടാക്കിയെൻ
ഭാവാർദ്രഗാനങ്ങൾ കലാകാരൻ
കലാകാരൻ പ്രിയേ നിൻ പ്രേമമെന്നിൽ
ചേർത്തൊരാ ദൈവം കലാകാരൻ

(രതിസുഖസാരമായി)

ചിത്രം
ധ്വനി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ആർ.കെ.ദാമോദരൻ

സംഗീതം
എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

Babu Edakochi

രവിവർമ്മ ചിത്രത്തിൻ

രവിവർമ്മ ചിത്രത്തിൻ രതിഭാവമേ
രഞ്ജിനീ രാഗത്തിൻ രോമാഞ്ചമേ
സർപ്പ സൌന്ദര്യമേ നിന്നിലെൻ പൌരുഷം
സംഗമ പൂ വിടർത്തും പ്രേമത്തിൻ
കുങ്കുമ പൂ വിടർത്തും

(രവിവർമ..)

തിരണ്ടു നിൽക്കുന്നൊരു താരുണ്യമേ നിന്റെ
തിരുവുടൽ ഭംഗി ഞാൻ ആസ്വദിക്കും
വെണ്മണി ശ്ലോകത്തിൻ നഗ്ന ശൃംഗാരത്തിൽ
പെണ്മണി നിന്നിൽ ഞാൻ പെയ്തിറങ്ങും
രതീദേവി നീയല്ലേ രാധിക നീയല്ലേ
പതിനേഴിൽ പൂക്കുന്ന പൌർണ്ണമിയും

(രവിവർമ്മ...)

ഇന്ദ്രിയം പൂൽകുന്ന ഇന്ദ്രവല്ലരി നിന്നിൽ
ഇതളിടും പൂവുകൾ ഞാനടർത്തും
മാകന്ദപൂവമ്പു മാറിൽ വന്നേൽക്കുമ്പോൾ
മാലിനി നിന്നിൽ ഞാൻ പൂത്തു നിൽക്കും
ദമയന്തി നീ തന്നെ ദേവത നീ തന്നെ
കൌമാര സങ്കല്പ നിർവൃതിയും

(രവിവർമ്മ...)

ചിത്രം
രാജു റഹിം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജാനകി	ബിച്ചു തിരുമല	എ.ടി.ഉമ്മർ

970

രാകേന്ദു കിരണങ്ങൾ

രാകേന്ദുകിരണങ്ങൾ ഒളിവീശിയില്ല
രജനീകദംബങ്ങൾ മിഴി ചിമ്മിയില്ല
മദനോത്സവങ്ങൾക്കു നിറമാല ചാർത്തി
മനവും തനുവും മരുഭൂമിയായി
നിദ്രാവിഹീനങ്ങളല്ലോ എന്നും
അവളുടെ രാവുകൾ എന്നും
അവളുടെ രാവുകൾ

(രാകേന്ദു..)

ആലംബമില്ലാത്ത നാളിൽ
അവൾ പോലുമറിയാത്ത നേരം
കാലം വന്നാ കന്നിപ്പൂവിൻ
കരളിനുള്ളിൽ കളിയമ്പെയ്തു
രാവിൻ നെഞ്ചിൽ കോലം തുള്ളും
രോമാഞ്ചമായവൾ മാറി

(രാകേന്ദു..)

ആരോരുമറിയാതെ പാവം
ആരെയോ ധ്യാനിച്ച മൂകം
കാലം വന്നാ പൂജാബിംബം
കാണിക്കയായ് കാഴ്ച വെച്ചു
നിർമ്മാല്യം കൊണ്ടാരാധിക്കാൻ
ആകാതെയന്നവൾ നിന്നു

(രാകേന്ദു..)

ചിത്രം
അവളുടെ രാവുകൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
സുജാത	റഫീക് അഹമ്മദ്	എം.ജയചന്ദ്രൻ

971

രാക്കിളിതൻ

ഏ...ഏ...ബരസ് ബരസ് ബധ്രാ
ആശാ കി ബൂന്ദേം ബന്കെ ബരസ്

രാക്കിളിതൻ വഴി മറയും നോവിൻ പെരുമഴക്കാലം
കാത്തിരുപ്പിൻ തിരി നനയും ഈറൻ പെരുമഴക്കാലം
ഒരു വേനലിൻ വിരഹബാഷ്പം ജലതാളമാർന്ന മഴക്കാലം
ഒരു തേടലായ് മഴക്കാലം
(രാക്കിളി തൻ)

പിയാ പിയാ ..പിയാ കൊ മിലൻ കി ആസ് രെ
കാഗ കാഗ സബ് തന് ഖൈയ്യൊ .. ഖാ മോരിയാ...

ഓർമ്മകൾ തൻ ലോലകരങ്ങൾ പുണരുകയാണടൽ മുറുകേ
പാതിവഴിയിൽ കുതറിയ കാറ്റിൻ വിരലുകൾ വേർപിരിയുന്നു
സ്നേഹാർദ്രമാരോ മൊഴിയുകയാവാം കാതിലൊരാത്മ സ്വകാര്യം
തേങ്ങലിനേക്കാൾ പരിചിതമേതോ പേരറിയാത്ത വികാരം

(രാക്കിളി തൻ)

നീലരാവിൻ താഴ്‌വര നീളെ നിഴലുകൾ വീണിഴയുന്നു
ഏതോ നിനവിൻ വാതിൽപ്പടിയിൽ കാൽപെരുമാറ്റമുണർന്നു
ആളുന്ന മഴയിൽ ജാലക വെളിയിൽ മിന്നലിലേതൊരു സ്വപ്നം
ഈ മഴതോറും പുൽകതിരുകളിൽ
നീർമണി വീണു തിളങ്ങും
(രാക്കിളി തൻ)

ചിത്രം
പെരുമഴക്കാലം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

രാക്കുയിലിൻ രാഗ സദസ്സിൽ

രാക്കുയിലിൻ രാഗ സദസ്സിൽ
രാഗ മാലികാ മാധുരി
രാഗിണി എൻ മാനസത്തിൽ
രാഗ വേദനാ മഞ്ജരി

(രാക്കുയിലിൻ.)

വെള്ളിമണി തിരയിളകി
തുള്ളിയോടും കാറ്റിടറി
പഞ്ചാര മണൽക്കരയിൽ
പൗർണ്ണമി തൻ പാലൊഴുകി (വെള്ളി)
ജീവന്റെ ജീവനിലെ
ജല തരംഗ വീചികളിൽ
പ്രേമമയീ...പ്രേമമയീ നിൻ ഓർമ്മ തൻ
തോണികൾ നിരന്നൊഴുകി
(രാക്കുയിലിൻ)

മുല്ല പൂത്ത മണമിയലും മുത്തുമണിച്ചന്ദ്രികയിൽ
നിൻ കൊലുസ്സിൻ കിങ്ങിണികൾ
ഇന്നെന്തേ കിലുങ്ങിയില്ല (മുല്ല)
ഗാനത്തിൻ ഗാനത്തിലെ
ലയ സുഗന്ധ ധാരകളിൽ
സ്നേഹമയീ...സ്നേഹമയീ നിൻ ഓർമ്മ തൻ
രാഗങ്ങൾ പകർന്നൊഴുകീ
(രാക്കുയിലിൻ)

ചിത്രം
കാലചക്രം

പാടിയത്
യേശുദാസ്, കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, ചിത്ര

രചന
ഓ.എൻ.വി

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

973

രാഗം താനം സ്വരലയ

രാഗം താനം സ്വരലയസാന്ദ്രമാം പല്ലവി
മലരണിവനികയിലുണരുന്നു

മദകരപികകുല കളനാദം
തളിർത്തു മണ്ണും വിണ്ണും അഴകൊടു
കണിപ്പൂ ചൂടീ സ്വപ്നലതികകൾ
(രാഗം താനം)

പൂങ്കുയിൽ പാടിപ്പാടി പൂവുണര്
മാർകഴിമഞ്ഞിൽ മുങ്ങി കാറ്റുണര്
തിരയാടുന്നു, പുഴയോരത്ത്
തിന തേടും തേൻകിളി പാടുന്നു
ഋതുശോഭകളാടുകയായ് വനവീഥികളിൽ
(രാഗം താനം)
സാരിമ സരിമപ - ഈ അഴകലകളിൽ
പാനിസ പനിസരി - ഈ കുളിരലകളിൽ
രിമ രിരിസസ നിനി - ഉലകമിതഖിലവും
പാപ നീനി സാസ രീരി സരിസനി
നീന്തിടുന്നു! പാടൂ ദേവീ! സരസ്വതി!
നിസരിമ നിസരിമ പാ... കനിയുക കനിയുക നീ...

ഈ നിശ ചാർത്തീ ചാന്ദ്ര ശ്രീതിലകം
ഈ വനമുല്ലയ്ക്കെന്തേ പൂങ്കുളിരോ
കടൽ തേടിപ്പോം നദി പാടുന്നു
മണിമുത്തുണ്ടോ മടിയിൽ നിറയേ
അലയാഴിയൊരായിരമന്നമലർക്കിളിയായ്
(രാഗം താനം)

ചിത്രം
സൂര്യഗായത്രി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജയചന്ദ്രൻ	ഓ.എൻ.വി	എം.ബി.ശ്രീനിവാസൻ

രാഗം ശ്രീരാഗം ഉദയശ്രീ

രാഗം ശ്രീരാഗം ഉദയശ്രീ രാഗം
രാഗം ശ്രീരാഗം ഉദയശ്രീ രാഗം
മധുകര മധുര ശ്രുതിയിൽ ഹൃദയ സരോവരമുണരും രാഗം
മധുകര മധുര ശ്രുതിയിൽ ഹൃദയ സരോവരമുണരും രാഗം
തുടുതുടെ വിടരും പൂവിൻ കവിളിൽ പടരും നിർവൃതി രാഗം
തുടുതുടെ വിടരും പൂവിൻ കവിളിൽ പടരും നിർവൃതി രാഗം
രാഗം ഹംസധ്വനി രാഗം കള ഹംസധ്വനി രാഗം
രാഗം ഹംസധ്വനി രാഗം ദാഹം സംഗമദാഹം...
ജീവനിലാളും ഇണയരയന്നങ്ങൾ പാടും മദകര രാഗം
ദാഹം സംഗമദാഹം...
ജീവനിലാളും ഇണയരയന്നങ്ങൾ പാടും മദകര രാഗം
തളരാതാടും തിരയുടെ പദതാളം തളരാതാടും തിരയുടെ പദതാളം
രാഗം വസന്തരാഗം പ്രപഞ്ച മധുവന വസന്ത രാഗം
രാഗം വസന്ത രാഗം പ്രപഞ്ച മധുവന വസന്ത രാഗം
രാഗിണിയാം പ്രിയ വസുധേ അനുരാഗിണിയാം പ്രിയ വസുധേ
പുഷ്പ പരാഗം നിറുകയിലണിയൂ അനുരാഗിണിയാം പ്രിയ വസുധേ
പുഷ്പ പരാഗം നിറുകയിലണിയൂ വർണവിരാജിതമാം ഋതുരാജസദസിൽ
ഋതുരാജസദസിൻ രാഗം...താനം...പല്ലവി പാടൂ
രാഗം താനം പല്ലവി പാടൂ
രാഗം മാരുത രാഗം മലയമാരുത രാഗം
മലയാനിലകരലാളിത രാഗം മലയമാരുത രാഗം
സുരഭിലമേതോ സ്മൃതിയുടെ ലഹരിയിൽ
നിറയും മിഴിയോടെ വിട പറയും ദിനവധുവിൻ കവിളിൽ
വിടരും കുങ്കുമരാഗം വിട പറയും ദിനവധുവിൻ കവിളിൽ
വിടരും കുങ്കുമരാഗം മലയമാരുത രാഗം
നിധപഗ ധപഗരി - രാഗം
ധധനിധാനി പധനിധാനി ഗപനിധാനി
സനിധ നിധപ പഗരിഗപ - മാരുതരാഗം
ഗരി സനിധനി നിസ നിധപധ
സനി ധപഗപ - മലയമാരുത രാഗം..

ചിത്രം
ബന്ധനം

Babu Edakochi

രാഗങ്ങളേ...മോഹങ്ങളേ

ഉം....ഉം..ഉം.............
രാഗങ്ങളേ...ആ...ആ...മോഹങ്ങളേ
രാഗങ്ങളേ മോഹങ്ങളേ (2)
പൂചൂടും ആത്മാവിൻ ഭാവങ്ങളേ (2)

(രാഗങ്ങളേ...)

പാടും പാട്ടിൻ രാഗം
എന്റെ മോഹം തീർക്കും നാദം (2)
ഉണരു പൂങ്കുളിരിൽ തേനരവിൽ വാരൊളിയിൽ (2)
നീയെന്റെ സംഗീതധാരയല്ലേ

(രാഗങ്ങളേ...)

ആടും നൃത്ത ഗാനം
എന്റെ ദാഹം തീർക്കും താളം (2)
വിടരു പൂങ്കതിരിൽ കാറ്റലയിൽ വെൺമുകിലിൽ (2)
നീയെന്റെ ആത്മാവിൻ താളമല്ലേ

(രാഗങ്ങളേ...)

പാടിയത്
സുശീല

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

976

രാജശില്പീ നീയെനിക്കൊരു

രാജശില്പീ നീയെനിക്കൊരു
പൂജാവിഗ്രഹം തരുമോ
പുഷ്പാഞ്ജലിയിൽ പൊതിയാനെനിക്കൊരു
പൂജാവിഗ്രഹം തരുമോ

(രാജശില്പീ...)

തിരുമെയ് നിറയെ പുളകങ്ങൾ കൊണ്ടു ഞാൻ
തിരുവാഭരണം ചാർത്തും
ഹൃദയത്തളികയിൽ അനുരാഗത്തിൻ
അമൃതു നിവേദിക്കും ഞാൻ അമൃതു നിവേദിക്കും
മറക്കും എല്ലാം മറക്കും ഞാനൊരു
മായാലോകത്തിലെത്തും

(രാജശില്പീ..)

രജനികൾ തോറും രഹസ്യമായ് വന്നു ഞാൻ
രതിസുഖസാരേ പാടും
പനിനീർ കുമ്പിളിൽ പുതിയ പ്രസാദം
പകരം മേടിക്കും ഞാൻ പകരം മേടിക്കും
മറക്കും എല്ലാം മറക്കും ഞാനൊരു
മായാലോകത്തിലെത്തും

(രാജശില്പീ..)

ചിത്രം
പഞ്ചവൻകാട്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	കൈതപ്രം	ജോൺസൺ

977

Babu Edakochi

രാജഹംസമേ മഴവിൽ

രാജഹംസമേ മഴവിൽ കുടിലിൽ
സ്നേഹ ദൂതുമായ് വരുമോ
സാഗരങ്ങളേ മറുവാക്കു ചൊല്ലുമോ
എവിടെയെന്റെ സ്നേഹ ഗായകൻ ഓ....രാജ ഹംസമേ

ഹൃദയരേഖ പോലെ ഞാൻ എഴുതിയ നൊമ്പരം
നിറമിഴിയോടെ കണ്ടുവോ തോഴൻ (2)
എന്റെ ആത്മരാഗം കേട്ടു നിന്നുവോ
വരുമെന്നൊരു കുറിമാനം തന്നുവോ
നാഥൻ വരുമോ പറയൂ

(രാജഹംസമേ...)

എന്റെ സ്നേഹവാനവും ജീവന ഗാനവും
ബന്ധനമാകുമെങ്കിലും നിന്നിൽ (2)
നിമിഷമേഘമായ് ഞാൻ പെയ്തു തോർന്നിടാം
നൂറായിരം ഇതളായ് നീ വിടരുവാൻ
ജന്മം യുഗമായ് നിറയാൻ

(രാജഹംസമേ..)

ചിത്രം
ചമയം

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ

രചന
ശ്രീകുമാരൻതമ്പി

സംഗീതം
എം.എസ്.വിശ്വനാഥൻ

978

രാജീവനയനേ നീയുറങ്ങൂ

രാജീവനയനേ നീയുറങ്ങൂ
രാഗവിലോലേ നീയുറങ്ങൂ
ആയിരം ചുംബന സ്മൃതിസുമങ്ങൾ
അധരത്തിൽ ചാർത്തി നീയുറങ്ങൂ
അധരത്തിൽ ചാർത്തി നീയുറങ്ങൂ

(രാജീവനയനേ..)

എൻ പ്രേമഗാനത്തിൻ ഭാവം
നിൻ നീലക്കൺപീലിയായി (2)
എൻ കാവ്യശബ്ദാലങ്കാരം
നിൻ നാവിൽ കിളികൊഞ്ചലായി (2)
ആരിരാരോ ആരിരാരൊ
ആരിരാരോ...ആരിരാരോ

(രാജീവനയനേ..)

ഉറങ്ങുന്ന ഭൂമിയെ നോക്കി
ഉറങ്ങാത്ത നീലാംബരം പോൽ
അഴകേ നിൻ കുളിർമാല ചൂടി
അരികത്തുറങ്ങാതിരിക്കാം
അരികത്തുറങ്ങാതിരിക്കാം
ആരിരാരോ ആരിരാരൊ
ആരിരാരോ...ആരിരാരോ

(രാജീവനയനേ..

ചിത്രം
ചന്ദ്രകാന്തം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	പൂവ്വച്ചൽ ഖാദർ	രവീന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

രാജീവം വിടരും നിൻ

രാജീവം വിടരും നിൻ മിഴികൾ
കാശ്മീരം ഉതിരും നിൻ ചൊടികൾ
എന്നിൽ പൂക്കുമ്പോൾ
ഹൃദയമയീ നീ കേൾക്കാനായ്
പ്രണയപദം ഞാൻ പാടുന്നൂ (2)
ഒരു സ്വരമായ് ഒരു ലയമായ്
അരികിൽ വരാൻ അനുമതി നീയരുളൂ

(രാജീവം...)

പനിനീർസൂനം കവിളിൽപ്പേറും ശാരോണിൽ
കവികൾ വാഴ്ത്തി കുളിരിൽ മൂടും ശാരോണിൽ (2)
അഴകല്ലേ നീ....... എന്നുയിരല്ലേ നീ....... (2)
നിൻ മൌനം മാറ്റാൻ എന്നിൽ നിന്നൊരു ഗാനം

(രാജീവം...)

പലനാൾ നിന്റെ വരവും നോക്കി ഞാൻ നിന്നൂ
കളികൾ ചൊല്ലി മധുരം കോരി ഞാൻ തന്നൂ (2)
അറിയില്ലേ നീ..... ഒന്നലിയില്ലേ നീ..... (2)
നിൻ രൂപം മേവും നെഞ്ചിൻ നാദം കേൾക്കൂ

(രാജീവം...)

ചിത്രം
ബെൽറ്റ് മത്തായി

980

രാത്തിങ്കൾ പൂത്താലി

രാത്തിങ്കൾ പൂത്താലി ചാർത്തി
കണ്ണിൽ നക്ഷത്ര നിറദീപം നീട്ടി
നാലില്ലക്കോലായിൽ പൂവേളി പുൽപ്പായിൽ
നവമി നിലാവേ നീ വിരിഞ്ഞു.. നെഞ്ചിൽ
നറുജപതീർത്ഥമായ് നീ നിറഞ്ഞു...

(രാത്തിങ്കൾ)

പാഴിരുൾ വീഴുമീ നാലുകെട്ടിൽ നിന്റെ
പാദങ്ങൾ തൊട്ടപ്പോൾ പൗർണ്ണമിയായ്
നോവുകൾ മാറാല മൂടും മനസ്സിന്റെ
മച്ചിലെ ശ്രീദേവിയാക്കി..
മംഗലപ്പാലയിൽ മലർക്കുടമായ്
മണിനാഗക്കാവിലെ മൺവിളക്കായ്...

(രാത്തിങ്കൾ)

കാവടിയാടുമീ കൺതടവും നിന്റെ
കസ്തൂരി ചോരുമീ കവിളിണയും...
മാറിലെ മാലേയമധുചന്ദ്രനും നിന്നെ
മറ്റൊരു ശ്രീലക്ഷ്മിയാക്കി...
താമരപ്പൂവിരൽ നീ തൊടുമ്പോൾ
തരളമെൻ സ്വപ്നവും തനിത്തങ്കമായ്...

(രാത്തിങ്കൾ)

ചിത്രം
ഈ പുഴയും കടന്ന്

Babu Edakochi

രാപ്പാടി തൻ പാട്ടിൻ

രാപ്പാടി തൻ പാട്ടിൻ കല്ലോലിനി
രാഗാർദ്രമാം ദിവ്യ കാവ്യാഞ്ജലി (2)
ദൂരേ നീലാംബരം കേൾക്കുന്നിതാ കാവ്യം
ഏതോ പ്രേമോത്സവം തേടുന്ന പാരാകവേ
ഗാനം തൻ ചുണ്ടിലും മൂളുന്ന പൂന്തെന്നൽ
ഞാനും ആനന്ദത്താൽ തീർക്കുന്ന സൽക്കാവ്യം
മൂകം പൂവാടിയെ മൂടും നിലാവൊളി
ഭൂമിയിൽ എഴുതിയതാ പുതിയ കവിതകൾ സാനന്ദം
(രാപ്പാടി...)

സ്നേഹം പൂ ചൂടുമ്പോൾ പാടുന്ന ഞാൻ ഗാനം
കണ്ണീർ തൂകുമ്പോഴും തീർക്കുന്ന ഞാൻ കാവ്യം
ആഴിത്തീരത്തിനായ് മൂളുന്ന താരാട്ടുകൾ
മിന്നൽ മണിനൂപുരം ചാർത്തുന്ന കാൽത്തളിരിൽ
ആശാനിരാശകൾ ആടും അരങ്ങിതിൽ
പാടുവാൻ എഴുതുമിവൾ പുതിയ ഗാഥകൾ പാരിന്നായ്
(രാപ്പാടി...)

ചിത്രം
ഡെയ്സി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഓ.എൻ.വി

സംഗീതം
ഔസേപ്പച്ചൻ

BabuEdakochi

രാപ്പാടി കേഴുന്നുവോ

രാപ്പാടി കേഴുന്നുവോ (2)
രാപ്പൂവും വിട ചൊല്ലുന്നുവോ
നിന്റെ പുൽക്കൂട്ടിലെ കിളിക്കുഞ്ഞുറങ്ങാൻ
താരാട്ടു പാടുന്നതാരോ

(രാപ്പാടി..)

വിണ്ണിലെ പൊൻ താരകൾ
ഒരമ്മ പെറ്റോരുണ്ണികൾ
അവരൊന്നു ചേർന്നോരങ്കണം
നിൻ കണ്ണിനെന്തുത്സവം
കന്നിതേന്മൊഴി ചൊല്ലുണ്ടോ കൊഞ്ചും
ചുണ്ടിൽ പുന്നാര ശീലുണ്ടോ ചൊല്ലൂ
അവരൊന്നു ചേരുമ്പോൾ

(രാപ്പാടി..)

പിൻ നിലാവും മാഞ്ഞു പോയ്
നീ വന്നു വീണ്ടും ഈ വഴി
വിട ചൊല്ലുവാനായ് മാത്രമോ
നാമൊന്നു ചേരും ഈ വിധം
അമ്മപൈങ്കിളീ ചൊല്ലൂ നീ ചൊല്ലൂ
ചെല്ലക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങു പോയ് ഇനി
അവരൊന്നു ചേരില്ലേ

(രാപ്പാടി..)

ചിത്രം
ആകാശദൂത്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

983

രാമകഥാഗാനലയം

രാമകഥാഗാനലയം മംഗളമെൻ തംബുരുവിൽ
പകരുക സാഗരമേ ശ്രുതിലയസാഗരമേ
സാകേതം പാടുകയായ് ഹേ രാമാ
കാതരയായ് ശാരികയായ് സാകേതം
പാടുകയായ് വീണ്ടും (രാമകഥ)
ആരണ്യകാണ്ഡം തേടി സീതാഹൃദയം തേങ്ങി
വൽമീകങ്ങളിൽ ഏതോ താപസമൗനമുണർന്നൂ വീണ്ടും
(രാമകഥ)
സരിസ സസരിസ സസരിസ സരിസ
രിരിനിനി രിരിനിനി മധനിസ
രിഗരി രിരിഗരി രിരിഗരി രിഗരി
ഗഗരിരി ഗഗരിരി സരിഗമ
പധപ പപധപ പപധപ പധപ
സസധധ സസധധ മധനിസ
സരിസ സസരിസ.. സസരിസ സരിസ
ഗഗരിരി ഗഗരിരി മധനിരി
ഇന്ദ്രധനുസ്സുകൾ മീട്ടി ദേവകളാദിനാമഗംഗയാടി
രഘുപതി രാമജയം രഘുരാമജയം
ശ്രീഭരതവാക്യബിന്ദുചൂടി, സോദര-
പാദുകപൂജയിലാത്മപദം
പ്രണവം വിടർന്നലഞ്ഞുലഞ്ഞ സരയുവിൽ
മന്ത്രമൃദംഗതരംഗസുഖം ശരവേഗം
ജീവതാളമേകി മാരുതിയായ്
ജല-ഗന്ധ-സൂന-ധൂപ-ദീപ-കലയായ്
മന്ത്ര-യന്ത്ര-തന്ത്ര-ഭരിതമുണരൂ
സാമഗാനലഹരിയോടെയണയൂ
രാമാ ശ്രീരാമാ രാമാ
രാമാ

ചിത്രം
ഭരതം

പാടിയത്
ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

984
രാമായണ കാറ്റേ

ജുമാ ജുമാ ജുമക്കന ജുമാ ജുമാ ജുമക്കന
ജല്ലേ ജല്ലേ ജുമാ ജുമാനാ തത്തതത്ത തക്കിട തക്കിട താ
ജല്ലേ ജല്ലേ ജുമാ ജുമാനാ തത്തതത്ത തക്കിട തക്കിട താ
ധിനക്ക ധിനക്ക ധിനക്ക ധിനക്ക ധിനക്ക ധിനക്ക ധിനക്ക ധിൽ
രാമായണ കാറ്റേ എൻ നീലാംബരി കാറ്റേ (2)
തങ്കനൂൽ നെയ്യുമീ സന്ധ്യയിൽ കുങ്കുമം പെയ്യുമീ വേളയിൽ
രാഖിബന്ധനങ്ങളിൽ സൗഹൃദം പകർന്നു വരൂ
രാമായണ കാറ്റേ എൻ നീലാംബരി കാറ്റേ (2)
ആ ആ ആ ആ
ചൽ ചലെ ചലെ ചലോ ചലെ ചലോ (2)
രാഗം പുതുരാഗം ഈ മണ്ണിൻ മാറിൽ നിറയാൻ
വർണം പുതുവർണം ഈ സന്ധ്യയിൽ അഴകായ് പൊഴിയാൻ (2)
പമ്പാമേളങ്ങൾ തുള്ളിതുളുമ്പും ബംഗറമേളങ്ങൾ ആടിതിമിർക്കും
സിന്ധുവും ഗംഗയും പാടുമ്പോൾ കാവേരി തീരങ്ങൾ പൂക്കുമ്പോൾ
സ്വരങ്ങളിൽ വരങ്ങളാം പദങ്ങളായ് നിറഞ്ഞു വാ
രാമായണ കാറ്റേ എൻ നീലാംബരി കാറ്റേ (2)
താന തന്നന്നാ തന്നന്നാന തന്നന്നാന
താന തന്നാന്ന തന്നാന്ന തന്നാന്ന താന
ഹം ഓർത്തും തും ഓർഹം ഹം ഓർത്തും
താന തന്നാന്ന തന്നാന്ന തന്നാന്ന താന
നന്നാന നന്നാന നന്നാന നന്നാന
മേലെ പൊന്മലകൾ കണി മരതക വർണ്ണം പാകി
ദൂരെ പാൽകടലിൽ തിര ഇളകി സ്നേഹം പോലെ (2)
ഈണം ഈണത്തിൽ മുങ്ങി തുടിച്ചു താളം താളത്തിൽ കോരിത്തരിച്ചു
പൂക്കോലം കെട്ടാൻ വാ പെണ്ണാളെ പൂത്താലം കൊള്ളാൻ വാ പെണ്ണാളെ
സ്വരങ്ങളിൽ വരങ്ങളാം പദങ്ങളായി നിറഞ്ഞു വാ
രാമായണ കാറ്റേ എൻ നീലാംബരി കാറ്റേ (2)
തങ്കനൂൽ നെയ്യുമീ സന്ധ്യയിൽ കുങ്കുമം പെയ്യുമീ വേളയിൽ
രാഖി ബന്ധനങ്ങളിൽ സൗഹൃദം പകർന്നു വരൂ
രാമായണ കാറ്റേ എൻ നീലാംബരി കാറ്റേ
രാമായണ കാറ്റേ എൻ നീലാംബരി കാറ്റേ

ചിത്രം
അഭിമന്യു

BabuEdakochi

രാരീ രാരീരം രാരോ

രാരീ രാരീരം രാരോ... പാടീ രാക്കിളി പാടീ (2)
പൂമിഴികൾ പൂട്ടി മെല്ലെ നീയുറങ്ങി ചായുറങ്ങി
സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവിടും പോലേ നീളെ
വിണ്ണിൽ വെൺതാരങ്ങൾ മണ്ണിൽ മന്ദാരങ്ങൾ
പൂത്തു വെൺതാരങ്ങൾ പൂത്തു മന്ദാരങ്ങൾ
രാരീ രാരീരം രാരോ പാടീ രാക്കിളി പാടീ

കന്നിപ്പൂമാനം പോറ്റും തിങ്കൾ
ഇന്നെന്റെയുള്ളിൽ വന്നുദിച്ചു
പൊന്നോമൽ തിങ്കൾ പോറ്റും മാനം
ഇന്നെന്റെ മാറിൽ ചാഞ്ഞുറങ്ങി
പൂവിൻ കാതിൽ മന്ത്രമോതീ
പൂങ്കാറ്റായി വന്നതാരോ (2)
ഈ മണ്ണിലും ആ വിണ്ണിലും
എന്നോമൽ കുഞ്ഞിന്നാരെ കൂട്ടായി വന്നു
രാരീ രാരീരം രാരോ....

ഈ മുളം കൂട്ടിൽ മിന്നാമിന്നി
പൂത്തിരി കൊളുത്തുമീ രാവിൽ (2)
സ്നേഹത്തിൻ ദാഹവുമായ് നമ്മൾ
ശാരോനിൻ തീരത്തിന്നും നിൽപ്പൂ (2)
ഈ മണ്ണിലും ആ വിണ്ണിലും
എന്നോമൽ കുഞ്ഞിനാരെ കൂട്ടായി വന്നു
രാരീ രാരീരം രാരോ

ചിത്രം
ഒന്നുമുതൽ പൂജ്യം വരെ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, സുജാത

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ശരത്

986

രാവിൽ വീണാ നാദം പോലെ

രാവിൽ വീണാനാദം പോലെ
കാവിൽ സന്ധ്യാഗീതം പോലെ
ഒരു നാടൻ പെണ്ണിൻ അനുരാഗം പോലെ
സുഖരാഗം കാറ്റിൽ നിറയുന്നു മെല്ലേ
ഇളകുന്നു കുളിരോളം പ്രണയ
(രാവിൽ വീണാ നാദം പോലെ
കാവിൽ സന്ധ്യാ ഗീതം പോലെ)

ചന്ദനനൌകയിൽ സർപ്പം പാട്ടിലൊഴുകി വന്നു ഞാൻ
പാരിടമാകവെ പനിനീർ ഇുകി കനകമുകിലുകൾ
സ്വർണ്ണ മത്സ്യങ്ങൾ നീന്തുമീ പൊന്മിഴി പൊയ്ക കണ്ടുവോ
തേൻനിലാ പൂക്കൾ വീഴുമീ സ്വപ്ന ലോകങ്ങൾ കണ്ടുവോ
ഇതിലേ... സ്മൃതിലയ മധുരിമ തഴുകിയ പ്രണയ
(രാവിൽ വീണാ നാദം പോലെ
കാവിൽ സന്ധ്യാ ഗീതം പോലെ)

ആവണി മാസമായ് കായൽ തിരകളിളകിയാർത്തുവോ
ചന്ദ്രിക പെയ്തുപോൽ കുന്നിൻ ചരുവു പൂവണിഞ്ഞുവോ
ആലവട്ടങ്ങൾ ഏന്തുമീ ആൽമരച്ചോട്ടിലോടി വാ
ഓണവില്ലിന്റെ ഈണമായ് ഹൃദയ സന്ദേശമോതി വാ
അഴകായ് പൂക്കില ഞൊറിയുമൊരോർമ്മയിൽ അമൃത
(രാവിൽ)

ചിത്രം
സിന്ദൂരരേഖ

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
മോഹൻ സിത്താര

987

രാവിൻ നിലാക്കായൽ

രാവിൻ നിലാക്കായൽ ഓളം തുളുമ്പുന്നു
നാണം മയങ്ങും പൊന്നാമ്പൽ പ്രേമാർദ്രമാകുന്നു
പള്ളിത്തേരിൽ നിന്നെക്കാണാൻ
വന്നെത്തുന്നു വെള്ളിത്തിങ്കൾ
രജനീ ഗീതങ്ങൾ പോലെ
വീണ്ടും കേൾപ്പൂ
സ്നേഹ വീണാനാദം
അഴകിൻ പൊൻതുവലിൽ നീയും
കവിതയോ പ്രണയമോ
(രാവിൻ നിലാക്കായൽ...)

ഓലത്തുമ്പിൽ ഓലഞ്ഞാലി
തേങ്ങീ വിരഹാർദ്രം
ഓടക്കൊമ്പിൽ ഓളം തുള്ളീ
കാറ്റിൻ കൊരലാരം
നീയെവിടെ നീയെവിടെ
ചൈത്രരാവിൻ ഓമലാളെ പോരൂ നീ
(രാവിൻ നിലാക്കായൽ..)

പീലിക്കാവിൽ വർണം പെയ്തു
എങ്ങും പൂമഴയായി
നിന്നെ തേടി നീലാകാശം
നിന്നീ പൊൻതാരം
ഇനി വരുമോ ഇനി വരുമൊ
ശ്യാമസന്ധ്യാരാഗമേ എൻ മുന്നിൽ നീ
(രാവിൻ നിലാക്കായൽ...)

ചിത്രം
മഴവില്ല്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
നേഹ, ഹരിചരൺ	റഫീക് അഹമ്മദ്	നേഹ എസ്.നായർ

Baby Edakochi

രാവേ മൂടൽമഞ്ഞിൽ

രാവേ മൂടൽമഞ്ഞിൽ നീ ചായുന്ന
കൂടെ പൂനിലാവുമായ് ചേരുന്ന
നിന്നിൽ എന്നും..ഞാനാണല്ലോ
എന്നും എന്നിൽ..നീയാണല്ലോ

പോകാം ദൂരെ ദൂരെയെൻ മാലാഖേ...
ഏതോ പാരാവാരങ്ങൾ നീന്താനായ്
ഓമലേ.. ഒരുപാടകലേ അകലേ..

കടലായ് നീ മാറുമ്പോൾ..
തിരയായ് പടരാം
ഇരുളിൽ വീണാഴുമ്പോൾ..
കനവായ് വിടരാം
പനിനീർ ഒഴുകും ഷാരോൺവനിയിൽ
പോകാം... പോകാം
നറുമുന്തിരികൾ..
തിരിനീട്ടുമ്പോൾ കാണാൻ പോകാം

മാറിൽ തിങ്കൾക്കലമാൻപോലെ
ചായൂ മെല്ലെ മെല്ലെ.. ഈ രാവിൽ
നിന്നിൽ എന്നും...ഞാനാണല്ലോ
എന്നും എന്നിൽ... നീയാണല്ലോ
ആ.. ആ

ചിത്രം
ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ചിത്ര	കൈതപ്രം	ബോംബെ രവി

രാസനിലാവിനു താരുണ്യം

ബന്ധുരേ...ബന്ധുരേ
രാസനിലാവിനു താരുണ്യം
രാവിനു മായിക ഭാവം (2)
മന്ദാകിനിയിൽ അപ്സര നർത്തന
മോഹനരാഗ തരംഗങ്ങൾ
നിൻ മിഴിയിണയിൽ ഇതു വരെ ഞാൻ
കാണാത്ത മാസ്മര ലോകം

(രാസ...)

യുഗാന്തരങ്ങളിലൂടേ നാം
ഒഴുകുകയാണനുരാഗികളായി (2)
ഋതുസംക്രാന്തിയിലൂടെ നാം
തേടിയതാണീ നിമിഷങ്ങൾ
ഇന്നെൻ നിനവിനു മാധുര്യം
പകൽകിനാവിനു താളം

(രാസ..)

ജീവിതോത്സവമായി എൻ
ശരകൂടങ്ങൾ പൂക്കളമായ് (2)
നെഞ്ചിലെ അഗ്നികണങ്ങൾ
മണിമന്ദാരത്തിലെ മധുകണമായ്
ഇന്നെൻ മൊഴിയിൽ നീഹാരം
കരളിൽ സ്വപ്നാരാമം

(രാസ...)

ചിത്രം
പാഥേയം

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

റംസാനിലെ ചന്ദ്രികയോ

റംസാനിലെ ചന്ദ്രികയോ രജനീഗന്ധിയോ
അറബിപ്പെൺകൊടി അഴകിൽ പൂമ്പൊടി
ആരു നീ ആരു നീ ആരു നീ

(റംസാനിലെ..)

തേജോഗോപുരത്തിൽ തങ്കപ്പടവിറങ്ങും
താരമോ പുഷ്പതാലമോ
മുന്തിരിച്ചൊടിയിതൾ വിടർത്തു എന്നെ നിൻ
മന്ദസ്മിതത്തിൻ മടിയിലുറങ്ങാനനുവദിക്കൂ
ഇടം കൈ നിന്റെ ഇടം കൈ എന്റെ
വിടർന്ന മാറിലെ പടരുന്ന പൂവള്ളിയാക്കൂ
പൂവള്ളിയാക്കൂ

(റംസാനിലെ..)

ഏതോ ചേതോഹരമാം അരയന്നത്തേരിലെത്തും
ദൂതിയോ സ്വർഗ്ഗദൂതിയോ
മഞ്ഞിന്റെ മുഖപടമഴിക്കൂ എന്നെ നിൻ
മാദകഗന്ധം നുകർന്നു കിടക്കാനനുവദിക്കൂ
വലം കൈ നിന്റെ വലം കൈ എന്റെ
തലക്കു കീഴിലെ തളിരിന്റെ തലയിണയാക്കൂ
തലയിണയാക്കൂ

(റംസാനിലെ..)

ചിത്രം
ആലിബാബയും 41 കള്ളന്മാരും

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
മങ്കൊമ്പ്

സംഗീതം
ശങ്കർ ഗണേശ്

991

ലക്ഷാർച്ചന കണ്ടു

ലക്ഷാർച്ചന കണ്ടു മടങ്ങുമ്പോളൊരു
ലജ്ജയിൽ മുങ്ങിയ മുഖം കണ്ടു...
മല്ലികാർജ്ജുന ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചവൾ
മല്ലീശരന്റെ പൂവമ്പു കൊണ്ടു...
(ലക്ഷാർച്ചന കണ്ടു)

മുഖക്കുരു മുളയ്ക്കുന്ന കവിളിലെ കസ്തൂരി
നഖക്ഷതം കൊണ്ടു ഞാൻ കവർന്നെടുത്തു...
അധരംകൊണ്ടധരത്തിൽ അമൃതു നിവേദിക്കും
അസുലഭ നിർവൃതി അറിഞ്ഞു ഞാൻ... അറിഞ്ഞു ഞാൻ....

(ലക്ഷാർച്ചന കണ്ടു)

അസ്ഥികൾക്കുള്ളിലോരുന്മാദ വിസ്മൃതിതൻ
അജ്ഞാത സൗരഭം പടർന്നുകേറി...
അതുവരെയറിയാത്ത പ്രാണഹർഷങ്ങളിൽ
അവളുടെ താരുണ്യമലിഞ്ഞിറങ്ങി... അലിഞ്ഞിറങ്ങി...

(ലക്ഷാർച്ചന കണ്ടു)

ചിത്രം
അയലത്തെ സുന്ദരി

പാടിയത്
ജാസി ഗിഫ്റ്റ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ജാസി ഗിഫ്റ്റ്

992

ലജ്ജാവതിയേ നിന്റെ

Watch on watch on watch on
Watch this dup dup dup dup style
I am gonna dip dip dip it in to your smile
Hold me baby just hold my hand for ever and ever
Every time I wann see you my girl ആ..ആ..ആ.
ലജ്ജാവതിയേ നിന്റെ കള്ളക്കടക്കണ്ണിൽ
താഴമ്പൂവോ താമരത്താരോ തേനോ തേൻ നിലാവോ
മാമ്പഴ മുത്തോ മല്ലിക്കൊളുന്തോ മീനോ മാരിവില്ലോ
തൊട്ടുരുമ്മി നിന്നാട്ടെ നീ തൊട്ടാവാടി പെണ്ണാളേ
മാനസക്കൊട്ടാര കെട്ടിനകത്തുള്ള റോജാ രാജാ റാണി (ലജ്ജാ)
കണ്ണാടിപ്പുഴയിലെ വെള്ളാരങ്കല്ലുമായ്
മണിമാടം കെട്ടിയ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലമോർത്തു ഞാൻ
കുന്നോളം മാമ്പഴം അണ്ണാറക്കണ്ണനുമായ്
പങ്കു വെച്ചു പകുത്തെടുത്തതെല്ലാം നീ മറന്നുവോ
മധുരമാ നിമിഷം മധുരമീ നിമിഷം
ഏതൊരിന്ദ്രജാലമിന്നു കളമിടും പ്രണയമായ്
കളിയോടം തൊട്ടു തുഴഞ്ഞൊരു കുട്ടിക്കാലമോർത്തു ഞാൻ
Baby dont you ever leave i am your don raja
come anytime you are my dilruba
i can never stop this feelin' i'm U're don raja
yeah...hey...hey (ലജ്ജാവതിയേ...)
Baby run your body with this freaky thin
and i won't let u go and i won't let u down
through the fire, through the limit,
to the wall, to just to be with u I'm glady risk it all
ha, let me do it one more time,do it one more time
ha baby come on and lets get it into the party
മഞ്ഞിൽക്കുളിക്കുമാ നെല്ലോലത്തുമ്പിലെ ചില്ലാരത്തുള്ളി
നമ്മൾ കോർത്തു നിന്നതോർത്തു ഞാൻ
കന്നാലി മേച്ചു നമ്മൾ മഴ നനഞ്ഞതോർത്തു ഞാൻ
അപ്പൂപ്പൻ താടിയാൽ മേൽമീശ വെച്ചു നീ
രാജാധിരാജവേഷമിട്ടതിന്നും ഓർത്തു ഞാൻ
മധുരമാ നിമിഷം മധുരമീ നിമിഷം
കാതരമാമൊരു വേദനയിന്നൊരു സുഖമെഴുമനുരാഗമായ്
(ലജ്ജാവതിയേ...)

ചിത്രം
ഫോർ ദി പീപ്പിൾ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
എസ്.ബാലകൃഷ്ണൻ

993

ലല്ലലം ചൊല്ലുന്ന

ലല്ലലം ചൊല്ലുന്ന ചെല്ലകിളികളേ
വേടൻ കുരുക്കും കടങ്കഥ ഇക്കഥ
ഇക്കഥയ്ക്കുത്തരം തേടുവാൻ കൂടാമോ
ഇല്ലെങ്കിൽ സുല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലില്ല സമ്മാനം
നീലകുരുവികളും ചോലപറവകളും
മേളിച്ച കാട്ടിലെങ്ങോ ഒരു വേടൻ വല വിരിച്ചു
ഇത്തിരി വിത്തെറിഞ്ഞു ഒത്തിരി കൊത്തെറിഞ്ഞു
പക്ഷികൾ വന്നണഞ്ഞു പാവങ്ങളെന്തറിഞ്ഞു
കാലെടുത്തു കൊക്കടക്കി കൊക്കെടുത്തു മേലുടക്കി
തച്ചും ചിറകിട്ടടിച്ചും ആ പാവങ്ങൾ ആ വലയ്ക്കുള്ളിൽ കുഴഞ്ഞു പോയ്
വേടൻ വരുന്നേ കാടൻ വരുന്നേ
കൂടൊരു മാടനുണ്ടേ കൂട്ടരും കൂടെയുണ്ടേ
കാടും കിടുക്കി മേടും കുലുക്കി
ചാടിത്തിമിർക്കണുണ്ടേ ആയുധം കൈയ്യിലുണ്ടേ
കല്ലേലെല്ലാം രാകുന്നേ കത്തിയ്ക്കു വാൾത്തലയേറ്റുന്നേ
ചുള്ളീം കൊള്ളീം കൂട്ടുന്നേ കത്തിച്ചു തീയെല്ലാം കൂട്ടുന്നേ
വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ളം പിടയ്ക്കുമ്പോൾ
പൈങ്കിളി പാവങ്ങളെന്തു ചെയ്യും
ആരുണ്ടൊരുത്തരം കണ്ടെടുക്കാൻ (ലല്ലലം ...... സമ്മാനം)
മാനത്തു നിന്നും മാടത്തെയുണ്ണാൻ
നേരത്തു വന്നിറങ്ങി താഴേ പറന്നിറങ്ങി
ആ വലയ്ക്കുള്ളിൽ ജീവൻ കൊതിക്കും
പാവങ്ങളോടു ചൊല്ലി ഒന്നിച്ചു നിന്നു കൂടേ
വേറേ വേറേ ആകുമ്പോൾ വേലകളെല്ലാം പാഴല്ലേ
ലല്ലീ ലല്ലീ ലാലല്ലാ ലല്ലീ ലല്ലീ ലാലല്ലാ
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണി ഒന്നിച്ചുയർന്നവർ മാനത്ത്
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണി ഒന്നിച്ചുയർന്നവർ മാനത്ത്
കണ്ണും മിഴിച്ചങ്ങ് കാടന്മാർ നിന്നപ്പൊ
ആ വല വീണു തലയ്ക്കു മീതേ
കാടത്തം സ്വന്തം വലയ്ക്കകത്തായ്
(നീലകുരുവികളും ....വല വിരിച്ചു)
ലലല്ല ലാലല്ലാ ലല ലാലല്ലല്ലാ

ചിത്രം
വിയറ്റ്നാം കോളനി

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
പുകഴേന്തി

ലോകം മുഴുവൻ സുഖം

ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായ്
സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ (ലോകം)
കദനനിവാരണ കനിവിന്നുറവേ
കാട്ടിൻ നടുവിൽ വഴി തെളിക്കൂ

(ലോകം)

പരീക്ഷണത്തിൻ വാൾമുനയേറ്റീ
പടനിലത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ
ഹൃദയക്ഷതിയായ് രക്തം ചിന്തി
മിഴിനീർപ്പുഴയിൽ താഴുമ്പോൾ
താങ്ങായ് തണലായ് ദിവ്യൗഷധിയായ്
താതാ നാഥാ കരം പിടിയ്ക്കൂ

(ലോകം)

പുല്ലിൽ പൂവിൽ പുഴുവിൽ കിളിയിൽ
വന്യജീവിയിൽ വനചരനിൽ
ജീവബിന്ദുവിൽ അമൃതം തൂകിയ
ലോകപാലകാ ജഗദീശാ
ആനന്ദത്തിൻ അരുണകിരണമായ്
അന്ധകാരമിതിൽ അവതരിക്കൂ

(ലോകം)

ചിത്രം
സ്നേഹദീപമേ മിഴിതുറക്കൂ

പാടിയത്
കാവാലം ശ്രീകുമാർ

രചന
കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ

സംഗീതം
കാവാലം ശ്രീകുമാർ

995

വടക്കത്തി പെണ്ണാളേ

വടക്കത്തി പെണ്ണാളേ
പെണ്ണാളേ (3)
വൈക്കം കായൽ ഓളം തല്ലുന്ന വഴിയേ
കൊയ്ത്തിനു വന്നവളേ
കൊയ്ത്തിനു വന്നവളേ (2)
കണ്ണുകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ട് മിണ്ടുമിളമങ്കേ
കണിമങ്കേ കന്നി മടത്തേ .. കണിമങ്കേ കന്നി മടത്തേ
വടക്കത്തി പെണ്ണാളേ
പെണ്ണാളേ (3)
ആളൊഴിഞ്ഞ മൈനപ്പാട നടുവരമ്പത്ത്
അതിരു വരമ്പത്ത്
ആയിരം താറാകാറനിലവിളിയും
എന്റെ മനസ്സിന്റെ കനക്കല്ല്
നീ കേട്ടോ~~~ നീ കേട്ടില്ലേ~~
എന്റെ താറാപറ്റം പോലെ ചെതറുന്നേ ഞാൻ ചെതറുന്നേ ഞാൻ (2)
വടക്കത്തി പെണ്ണാളേ
പെണ്ണാളേ (3)
നിലാവു വീണ പമ്പയാറ്റിൻ ചുഴിയിളക്കത്തിൽ
ഓളമിളക്കത്തിൽ
കോളിളകാണ്ട് മാനം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ
നിന്റെ ജനി മാത്രം തേടി വരുമെന്നെ കണ്ടോ
കണ്ടില്ലേ നീ കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ
എന്റെ വരമ്പിലെ വെള്ളം പോലെ ചെതറുന്നേ ഞാൻ
വടക്കത്തി പെണ്ണാളേ
വൈക്കം കായൽ ഓളം തല്ലുന്ന വഴിയേ കൊയ്ത്തിനു വന്നവളേ
കണ്ണുകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ട് മിണ്ടുമിളമങ്കേ
കണിമങ്കേ കന്നി മടത്തേ

ചിത്രം
പുറപ്പാട്

പാടിയത്
അനുരാധ ശ്രീറാം

രചന
ദേവദാസ്

സംഗീതം
മോഹൻ സിത്താര

വടക്കിനി പൂമുഖ..

വടക്കിനി പൂമുഖത്തന്നൊരിക്കൽ
ഞാൻ ഇടംവലം നോക്കാതെ കാത്തു നിന്നു (2)
കാണാതെ വന്നു കണ്ണൊന്നു പൊത്തി
മെല്ലെ മെല്ലെ മെയ് തഴുകി ആരും ആരും കാണാതെ
വടക്കിനി പൂമുഖത്തന്നൊരിക്കൽ
ഞാൻ ഇടം വലം നോക്കാതെ കാത്തു നിന്നു
മഞ്ഞൾക്കുറി തൊട്ട് ആയില്യം വന്നാൽ
ആടും നാഗം മനസ്സ്
പുള്ളോർക്കുടത്തിൻ പാട്ടൊന്നുണർന്നാൽ
താളം തുള്ളും മനസ്സ് മൂർദ്ധാവിൽ ഒരു ചുംബനം
നിന്നെ ഞാനറിഞ്ഞൂ ആഹാ ആഹാ ആഹാ
ഊഹും ഉഹും ഉഹും
വടക്കിനി പൂമുഖത്തന്നൊരിക്കൽ
ഞാൻ ഇടം വലം നോക്കാതെ കാത്തു നിന്നു
കള്ളൻ അവൻ വന്നു കിന്നാരം മെല്ലെ കാതിൽ മൂളും രാത്രി
ആഹഹാ ആഹഹാ ഓഹോ ഓഹോ ഓഹോ
കൊഞ്ചും മൊഴിയിൽ ഊറും ചിരിയിൽ എന്തേ ഇന്നീ നാണം
ആരാരും അറിയാതെ നമ്മൾ ഒന്നായി
ആഹാ ആഹാ ആഹാ
ഓ ഓഹോ ഓഹോ ഓഹോഹോ
വടക്കിനി പൂമുഖത്തന്നൊരിക്കൽ
ഞാൻ ഇടംവലം നോക്കാതെ കാത്തു നിന്നു
കാണാതെ വന്നു കണ്ണൊന്നു പൊത്തി
മെല്ലെ മെല്ലെ മെയ് തഴുകി
ആരും ആരും കാണാതെ
വടക്കിനി പൂമുഖത്തന്നൊരിക്കൽ
ഞാൻ ഇടം വലം നോക്കാതെ കാത്തു നിന്നു (2)

ചിത്രം
അയാൾ

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ, ചിത്ര

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ജോൺസൺ

BabyEdakochi

വട്ടയില പന്തലിട്ട്

വട്ടയില പന്തലിട്ട് പൊട്ടു തൊട്ട് ഞാനിരുന്നു
പാലപ്പൂ തുമ്പികളോ കൂട്ടിരുന്നു
കണ്ണാടിപ്പുഴ പാടീ പുല്ലാനിക്കതിരാടീ
നീ മാത്രമെന്തേ വന്നില്ലാ
നീ മാത്രമെന്തേ വന്നില്ലാ
(വട്ടയില..)

പഞ്ചമിപ്പൂപടവിൽ പാലാഴി പൂങ്കടവിൽ
ഞാനിന്ന് തോണീയിറങ്ങീ
പാതിരാപ്പാടത്തെ കസ്തൂരിപൂങ്കാറ്റിൻ
തേരിൽ ഞാൻ അരികിലെത്തീ
മുത്തണിരാവിന്റെ മൂന്നാം മുറത്തിലെ മുത്തുകൾ നൽകാം ഞാൻ
പൊന്നിലക്കുന്നിലെ പൂമരമൊട്ടിന്റെ മാല കൊരുക്കാം ഞാൻ
നിന്നെ കാണാനാളറിയാതിക്കരെയെത്തി ഞാൻ
ഇക്കരെയെത്തീ ഞാൻ
(വട്ടയില...)

വെള്ളോട്ടുവളയിട്ട് വെള്ളാരപ്പട്ടുടുത്ത് താനിരുന്നാടാൻ വന്നു
താനിരുന്നാടുമ്പോൾ താളം പിടിയ്ക്കുമ്പോൾ
താനേ മറന്നു പോയ് ഞാൻ
താരണി ചുണ്ടിലെ മുത്തമിറുത്തെന്റെ മാറിലണിയാം ഞാൻ
ആ മണി ചൂടിലെൻ നെഞ്ചിലെ മുല്ലപ്പൂമൊട്ടു വിരിക്കാം ഞാൻ
ആരും കാണാതീ വഴി വന്നൊരു ഗന്ധർവ്വനല്ലോ നീ
ഗന്ധർവനല്ലോ നീ
(വട്ടയില..)

ചിത്രം
യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
കൈതപ്രം

998
വണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത്

വണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് തിങ്കൾ
കണ്ണാടി നോക്കും നേരത്ത് സ്വപ്നം കണ്ടിറങ്ങി വന്നോളെ
ചെമ്മാന പൂമുറ്റം നിറയെ മണി മഞ്ചാടി വാരിയെറിഞ്ഞോളെ
കുങ്കുമമിട്ട കവിൾത്തടമോടെ മിന്നുകളിളകിയ പൊന്നരയോടെ
മഞ്ഞളിഞ്ഞൊരു പൂമെയ്യോടെ
നിലാവിലൊരുങ്ങിമയങ്ങണ പെണ്ണേ
കണ്ണാടി തിങ്കൾ കണ്ണാടി തിങ്കൾ കണ്ണാടി
നോക്കും നേരത്ത് നാടോടിക്കഥയുടെ (വണ്ണാത്തി...)
ആ...ആ...ആ...
തിരുവാതിരയിൽ ശ്രീ പാർവതിയായ്
പെണ്ണേ നീ ഈ രാത്രിയിലാരെ തേടുന്നു
ശ്രീമംഗലയായ് വനമല്ലികയായ്
പൂമാലക്കാവിൽ നീ ഇന്നെന്തിനു വന്നു
നീരാട്ടിനിറങ്ങും ശിവപൗർണ്ണമിയല്ലേ നീ
നീരാജനമെരിയും നിൻ മോഹങ്ങളിൽ ഞാനില്ലേ
കുങ്കുമമിട്ട കവിൾത്തടമോടെ മിന്നുകളിളകിയ പൊന്നരയോടെ
കാൽത്തള കൊഞ്ചിയ നാണം പോലെ
നിലാവിലൊരുങ്ങിമയങ്ങണ കണ്ണേ
കണ്ണാടി തിങ്കൾ കണ്ണാടി തിങ്കൾ കണ്ണാടി
നോക്കും നേരത്ത് നാടോടിക്കഥയുടെ
(വണ്ണാത്തി...)
തൃക്കാർത്തികയിൽ നിറദീപവുമായ്
കളിയാട്ടക്കടവിൽ നീയാരേ തിരയുന്നു
അണിമെയ് നിറയെ അലങ്കാരവുമായ്
ഏകാകിനിയായ് നീയിന്നാരേ തേടുന്നു
കനലാടിയിറങ്ങി മുടിയേന്തിയ തെയ്യം
തോറ്റം പാട്ടിടറും നിൻ ഇടനെഞ്ചിൽ ഞാനില്ലേ
പൂരം കുളിയുടെ പൂവിളി പോലെ
പൂവിലുറങ്ങിയ ഗന്ധം പോലെ
മാരൻ മീട്ടും തംബുരു പോലെ
നിലാവിലൊരുങ്ങിമയങ്ങണ കണ്ണേ (വണ്ണാത്തി...)

ചിത്രം
കളിയാട്ടം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, ചിത്ര	രമേശൻ നായർ	കെ.വി.മഹാദേവൻ

999

വനശ്രീ മുഖം നോക്കി

വനശ്രീ മുഖം നോക്കി വാൽക്കണ്ണെഴുതുമീ
പനിനീർ തടാകമൊരു പാനപാത്രം (2)
മന്വന്തരങ്ങളാം മാൻപേടകൾ പണ്ടു
മനസ്സു തുറന്നിട്ടൊരിന്ദ്രനീലം (2)
വനശ്രീ മുഖം നോക്കി വാൽക്കണ്ണെഴുതുമീ
പനിനീർ തടാകമൊരു പാനപാത്രം
കൊഴിയാത്തൊരോർമ്മ പോലെന്നും തെളിയുമീ
ഓംകാരതീർത്ഥത്തിൽ മുങ്ങിയാലോ (2)
അകിൽ പുകയിൽ കുന്തൽ തോർത്തി ഞാനവിടുത്തെ
അണിമാറിൽ പൂണൂലായ് കുതിർന്നാലോ (2)
പ്രേമത്തിൻ താളിയോലഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കി
പ്രകൃതിയിന്നൊരുക്കുന്നു നിന്നെ (പ്രേമത്തിൻ)
രതി പ്രണയകാവ്യമായ് തന്നെ

(വനശ്രീ)

പർണ്ണശാലകളിൽ ഹോമാഗ്നിയായ് ജ്വലിക്കുന്നു
നമ്മുടെ ജനിമന്ത്ര രതിവേഗങ്ങൾ (2)
വസന്തങ്ങളാകുന്ന ഇതളിട്ടും സ്പർശങ്ങൾ
ശിശിരങ്ങൾ തീർക്കുന്ന നിൻ വേദലയങ്ങൾ
തൃക്കൈയിൽ താംബൂല തളികയുമായ് വന്നു
ഋതുങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു നിന്നെ (2)
അനുരക്തകാമനായ് തന്നെ

(വനശ്രീ)

ചിത്രം
രംഗം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

Babu Edakochi

വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ

വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ ജയ ശൗരേ
സന്താപഹാരി മുരാരേ
ദ്വാപര ചന്ദ്രികാ ചർച്ചിതമാം നിന്റെ
ദ്വാരകാപുരിയെവിടെ

പീലിത്തിളക്കവും കോലക്കുഴൽപ്പാട്ടും
അമ്പാടിപ്പൈക്കളുമെവിടെ
ക്രൂരവിഷാദശരം കൊണ്ടു നീറുമീ
നെഞ്ചിലെന്നാത്മ പ്രണാമം
പ്രേമസ്വരൂപനാം സ്നേഹസതീർത്ഥ്യന്റെ
കാൽക്കലെൻ കണ്ണീർ പ്രണാമം ..!

ചിത്രം
ദേവാസുരം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
സുജാത	സച്ചിതാനന്ദൻ പുഴങ്കര	വിദ്യാസാഗർ

1001

വരമഞ്ഞളാടിയ

വരമഞ്ഞളാടിയ രാവിന്റെ മാറിൽ
ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി ഉറങ്ങി...
നിമിനേരമെന്തിനോ തേങ്ങീ നിലാവിൻ
വിരഹമെന്നാലും മയങ്ങി..
പുലരിതൻ ചുംബന കുങ്കുമമല്ലേ
ഋതുനന്ദിനിയാക്കി അവളേ..
പനിനീർ മലരാക്കി...
(വരമഞ്ഞളാടിയ)
കിളി വന്നു കൊഞ്ചിയ ജാലകവാതിൽ
കളിയായ് ചാരിയതാര്
മുടിയിഴ കോതിയ കാറ്റിൻ മൊഴിയിൽ
മധുവായ് മാറിയതാര്
അവളുടെ മിഴിയിൽ കരിമഷിയാലേ
കനവുകളെഴുതിയതാര്
നിനവുകളെഴുതിയതാരേ അവളേ
തരളിതയാക്കിയതാര്
(വരമഞ്ഞളാടിയ)
മിഴിപെയ്തു തോർന്നൊരു സായന്തനത്തിൽ
മഴയായ് ചാറിയതാര്
ദലമർമ്മരം നേർത്ത ചില്ലകൾക്കുള്ളിൽ
കുയിലായ് മാറിയതാര്
അവളുടെ കവിളിലിൽ തുടു വിരലാലേ
കവിതകളെഴുതിയതാര്
മുകുളിതയാക്കിയതാര് അവളേ
പ്രണയിനിയാക്കിയതാര്

ചിത്രം
പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
മധു മുട്ടം

സംഗീതം
എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

Baby Edakochi

വരുവാനില്ലാരു

വരുവാനില്ലാരുമിങ്ങൊരുനാളുമീ വഴി-
ക്കറിയാം അതെന്നാലുമെന്നും
പ്രിയമുള്ളോരാളാരോ വരുവാനുണ്ടെന്നു ഞാൻ
വെറുതേ മോഹിക്കുമല്ലോ എന്നും വെറുതേ മോഹിക്കുമല്ലോ
പലവട്ടം പൂക്കാലം വഴി തെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടൊരു നാളും
പൂക്കാമാങ്കൊമ്പിൽ
അതിനായ് മാത്രമായൊരു നേരം ഋതു മാറി മധുമാസമണയാറുണ്ടല്ലോ

വരുവാനില്ലാരുമീ വിജനമാമെൻ വഴിക്കറിയാം അതെന്നാലുമെന്നും
പടിവാതിലോളം ചെന്നകലത്താ വഴിയാകെ മിഴി പാകി നിൽക്കാറുണ്ടല്ലോ
മിഴി പാകി നിൽക്കാറുണ്ടല്ലോ
പ്രിയമുള്ളോരാളാരോ വരുവാനുണ്ടെന്നു ഞാൻ വെറുതേ മോഹിക്കാറുണ്ടല്ലോ

വരുമെന്നു ചൊല്ലി പിരിഞ്ഞു പോയില്ലാരും അറിയാമതെന്നാലുമെന്നും
പതിവായ് ഞാനെന്റെ പടിവാതിലെന്തിനോ പകുതിയേ ചാരാറുള്ളല്ലോ
പ്രിയമുള്ളോരാളാരോ വരുമെന്നു ഞാനെന്നും വെറുതേ മോഹിക്കുമല്ലോ

നിനയാത്ത നേരത്തെൻ പടിവാതിലിൽ ഒരു പദവിന്യാസം കേട്ട പോലെ
വരവായാലൊരു നാളും പിരിയാത്തെൻ മധുമാസം ഒരു മാത്ര കൊണ്ടു വന്നല്ലൊ
ഇന്നൊരു മാത്ര കൊണ്ടു വന്നെന്നോ

കൊതിയോടെ ഓടിച്ചെന്നകലത്താവഴിയിലേക്കിരു കണ്ണും നീട്ടുന്ന നേരം
വഴി തെറ്റി വന്നാരോ പകുതിക്കു വെച്ചെന്റെ വഴിയേ
തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്റെ വഴിയേ തിരിച്ചു പോകുന്നു
എന്റെ വഴിയേ തിരിച്ചു പോകുന്നു..

ചിത്രം
മണിച്ചിത്രത്താഴ്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
കൈതപ്രം

1003

വലമ്പിരിശംഖിൽ

വലമ്പിരിശംഖിൽ പുണ്യോദകം
ഉദയാദ്രിയിൽ സൂര്യഗായത്രി സൂര്യഗായത്രി
കാമവും കർമ്മവും ലോപ മോഹങ്ങളും
ധർമ്മമായ് തുയിലുണരാൻ
ഉഷസ്സേ അനുഗ്രഹിക്കൂ

(വലം പിരി...)

പാദങ്ങൾ പതിക്കും പാപങ്ങൾ പോലും
ഭൂമിമാതാവേ പൊറുക്കേണം നിന്റെ (2)
വാക്കിന്റെ മുൾമുന തൊടുമ്പോൾ
മാനസപ്പൂക്കളേ ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളേണം
പുതിയ പ്രതീക്ഷയാം പൊൻ മുകുളങ്ങൾ
തെന്നലേ തൊട്ടുണർത്തേണം

(വലം പിരി...)

ഇമഞ്ഞു തുള്ളി താമര ഇതൾപോൽ
ദൈവമേ കാത്തു കൊള്ളേണം ഞാനാം (2)
ഓരോ കാലടി ചോടിലും
പൊൻ കതിർപ്പീലികൾ ചൊരിയേണം
മനസാ വാചാ ഞാൻ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ
അമ്മേ പൊറുത്തു കൊള്ളേണം

(വലം പിരി...)

ചിത്രം
കാരുണ്യം

പാടിയത്
കെ.എസ്.ജോർജ്, സുലോചന

രചന
ഓ.എൻ.വി

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

വള്ളിക്കുടിലിലിന്നുള്ളിലിരിക്കും

വള്ളിക്കുടിലിലിന്നുള്ളിലിരിക്കും പുള്ളിക്കുയിലേ പാടൂ
പുള്ളിക്കുയിലേ പാടൂ
മാനം പൂത്തതറിഞ്ഞില്ലേ മലർ മാല കൊരുക്കാൻ പോരൂ
മാല കൊരുക്കാൻ പോരൂ (വള്ളിക്കുടിലിന്നു...)
പുള്ളിച്ചിറകുകളോലും വിണ്ണിൽ
പുല്ലാങ്കുഴലേ പാടൂ പുല്ലാങ്കുഴലേ പാടൂ
നിന്നെയുമോർത്താ മേലേ നീല
പന്തലിലാരേ നില്പൂ പന്തലിലാരേ നില്പൂ
മാല കൊരുത്തൊരു മൈലാഞ്ചിക്കൈ
മാടി വിളിപ്പൂ നിന്നെ മാടി വിളിപ്പൂ നിന്നെ
വള്ളിക്കുടിലിലിന്നുള്ളിലിരിക്കും പുള്ളിക്കുയിലേ പാടൂ
പുള്ളിക്കുയിലേ പാടൂ
വെള്ളിനിലാവിൻ തോണിയിലേറി
പുള്ളിക്കുയിലേ പാടൂ പുള്ളിക്കുയിലേ പാടൂ

കാടുകൾ പൂത്തതറിഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞികാറ്റു പറഞ്ഞല്ലോ (2)
പൂമുല്ലക്കാട്ടിലെ ഊഞ്ഞാലിലാടുവാൻ (2)
താമസമെന്തിനീ താമരപ്പൈങ്കിളീ (2)
മിന്നാമിന്നികൾ വന്നെതിരേല്പൂ
കൊന്നപ്പൂക്കളുമായി കൊന്നപ്പൂക്കളുമായി(2)
തേന്മാവിൻ കനി കിങ്ങിണി തുള്ളി
തെന്നലിലാടും കൊമ്പിൽ
തെന്നലിലാടും കൊമ്പിൽ (2)
കൊക്കിലിരിക്കും തേൻ പുരട്ടാൻ
ഇത്തിരി നേരം പോരൂ
ഇത്തിരി നേരം പോരൂ(2) (വള്ളി...)

നാടകം
സർവ്വേക്കല്ല്

Babu Edakochi

വാകപ്പൂ മരം ചൂടും

വാകപ്പൂ മരം ചൂടും വാരിളം പൂങ്കുലയ്ക്കുള്ളിൽ
വാടകയ്ക്കൊരു മുറിയെടുത്തു വടക്കൻ തെന്നൽ
പണ്ടൊരു വടക്കൻ തെന്നൽ
(വാകപ്പൂ)

വാതിലിൽ വന്നെത്തി നോക്കിയ
വസന്തപഞ്ചമിപ്പെണ്ണിൻ
വളകിലുക്കം കേട്ടു കോരിത്തരിച്ചു നിന്നു
തെന്നൽ തരിച്ചു നിന്നു
വിരൽ ഞൊടിച്ചു വിളിച്ച നേരം
വിരൽ കടിച്ചവളരികിൽ വന്നു
വിധുവദനയായ് വിവശയായവൾ
ഒതുങ്ങി നിന്നു നാണം കുണുങ്ങി നിന്നു
(വാകപ്പൂ)

തരള ഹൃദയ വികാരലോലൻ
തെന്നലവളുടെ ചൊടി മുകർന്നു
തണ്വണി തളിർശയ്യയിൽ
തന്നു തളർന്നു വീണു.
തമ്മിൽ പുണർന്നു വീണു
പുലരി വന്നു വിളിച്ച നേരം
അവനുണർന്നൊന്നവളെ നോക്കി
അവളടുത്തില്ലകലെയെങ്ങോ മറഞ്ഞു പോയി
തെന്നൽ പറന്നു പോയി..
(വാകപ്പൂ)

ചിത്രം
അനുഭവം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
എം.ഡി.രാജേന്ദ്രൻ

സംഗീതം
ജെറി അമൽദേവ്

1006

Babu Edakochi

വാചാലം എൻ മൗനവും

വാചാലം എൻ മൌനവും നിൻ മൌനവും...
തേന്നൂറും പുഷ്പങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും...
വാചാലം...വാചാലം..(2)

ഒരുവയൽ പക്ഷിയായ്...പൂഞ്ചിറകിന്മേൽ...
ഉയരുന്നു..ഞാൻ ഉയരുന്നു..
ഒരു മണിത്തെന്നലായ്..താഴ്വരയാകെ
തഴുകുന്നു...നീ തഴുകുന്നു...
മണിമുഴം കുഴലിലായ് കാടാകവേ...സംഗീതം...
കുളിരിളം തളിരിലായ് കാടാകവേ രോമാഞ്ചം...

(വാചാലം..)

ഒരുമുളം തത്തയായ്...ഇളവേൽക്കുന്നു...
ഓരിലയീരിലനകരുന്നു...
ഋതുമതിപ്പൂവുകൾ താളമിടുന്നു...
ഹൃദയം താനെ..പാടുന്നു...
മണിമുഴം കുഴലിലായ് നാടാകവേ...സംഗീതം...
കുളിരിളം തളിരിലായ് കാടാകവേ രോമാഞ്ചം...

(വാചാലം..)

ചിത്രം
കൂട്ടം തേടി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
സുശീല	ബിച്ചു തിരുമല	കെ.ജെ. ജോയ്

1007

വാടക വീടൊഴിഞ്ഞു

വാടക വീടൊഴിഞ്ഞു ഞാനെന്റെ
വാടക വീടൊഴിഞ്ഞു
വാതിൽ താഴിട്ടു താക്കോൽ ഏല്പിച്ചു
വാതിൽ താഴിട്ടു താക്കോൽ ഏല്പിച്ചു
വേദനയോടെ പടിയിറങ്ങി ഞാൻ
വേദനയോടെ പടിയിറങ്ങി
(വാടക വീടൊഴിഞ്ഞു)
ഇന്നലെയോളമീ ഉമ്മറത്തിണ്ണയിൽ
അന്തിയുറങ്ങിയിരുന്ന ഞാൻ
അന്തിയുറങ്ങിയിരുന്ന
ഒറ്റക്കിരുന്ന ഞാൻ സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തതീ
കൊച്ചു മൺകൂരയിലായിരുന്നു
ചില്ലുവിളക്കിന്റെ നാളങ്ങളെൻ നിഴൽച്ചിത്രം വരച്ചിരുന്നു
ഛായാചിത്രം വരച്ചിരുന്ന
(വാടക വീടൊഴിഞ്ഞു)
വന്ന കാലം മുതൽ ഈ കൊച്ചു വീടിനെ
വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഞാൻ
വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു
ഈ മരത്തൂണും കഴുക്കോലുമൊക്കെയെന്
ഇഷ്ടജനങ്ങളായ് തീർന്നിരുന്ന
കന്നി നിലാവിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടി വന്നൊപ്പം കിടന്നിരുന്ന
എന്നോടൊപ്പം കിടന്നിരുന്നു
വാടക വീടൊഴിഞ്ഞു ഞാനെന്റെ
വാടക വീടൊഴിഞ്ഞു
വാതിൽ താഴിട്ടു താക്കോൽ ഏല്പിച്ചു
വാതിൽ താഴിട്ടു താക്കോൽ ഏല്പിച്ചു
വേദനയോടെ പടിയിറങ്ങി ഞാൻ
വേദനയോടെ പടിയിറങ്ങി
വാടക വീടൊഴിഞ്ഞു

ചിത്രം
സർപ്പം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ഹരിചരൺ	റഫീക് അഹമ്മദ്	ഗോപീസുന്ദർ

1008

വാതിലിൽ ആ വാതിലിൽ

വാതിലിൽ ആ വാതിലിൽ
കാതോർത്തു നീ നിന്നീലേ
പാതിയിൽ പാടാത്തോരാ
തേനൂറിടും ഇശലായ് ഞാൻ (2)
ചെഞ്ചുണ്ടിൽ ചെഞ്ചുണ്ടിൽ ചെഞ്ചുണ്ടിൽ ചേർന്നു (2)

കാണാനോരോ വഴി തേടി കാണുംനേരം മിഴി മൂടി
ഓമലേ നിന്നീലയോ നാണമായ് വഴുതീലയോ

പൂന്നാരം ചൊരിയുമളവിലവളിളകിമറിയുമൊരു കടലായി
കിന്നാരം പറയുമഴകിലവളിടറിയിടറുമൊരു മഴയായി
കളിചിരിനിറവുകൾ കണിമലരിതളുകൾ
വിടരുകിതരുമയിലായ്

ചെഞ്ചുണ്ടിൽ ചെഞ്ചുണ്ടിൽ ചെഞ്ചുണ്ടിൽ താനേ (2)

ഏതോ കതകിൻ വിരിനീക്കി നീല കണ്ണുനയെറിയുമ്പോൾ
ദേഹമോ തളരുന്നുവോ മോഹമോ വളരുന്നുവോ

നിന്നോളം ഉലകിലോരുവൾ നിൻ
അഴകതികയുവതിനില്ലല്ലോ
മറ്റാരും വരളുംമിഴിയിലിനി കുളിരുപകരുവതിനില്ലല്ലോ
ഓ... നറുമൊഴിയരുളുകൾ കരളിലെ കുരുവികൾ
കുറുകുകിതനുപമമായ്

ചെഞ്ചുണ്ടിൽ ചെഞ്ചുണ്ടിൽ
ചെഞ്ചുണ്ടിൽ താനേ (2)

ചിത്രം
ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ചിത്ര	യൂസഫലി കേച്ചേരി	ബോംബെ രവി

Babu Edakochi

വാതിൽ തുറക്കൂ നീ

വാതിൽ തുറക്കൂ നീ കാലമേ
കണ്ടോട്ടെ സ്നേഹ സ്വരൂപനെ
കുരിശിൽ പുളയുന്ന നേരത്തും ഞങ്ങൾക്കായ്
പ്രാർത്ഥിച്ച യേശു മഹേശനെ

(വാതിൽ..)

അബ്രഹാം പുത്രനാം ഇസ് ഹാക്കിൻ
വംശീയ വല്ലിയിൽ മൊട്ടിട്ട പൊൻ പൂവേ
കണ്ണീരിലാഴുമ്പോൾ കൈ നീ തരേണമേ
കടലിനു മീതേ നടന്നവനേ

(വാതിൽ..)

മരണ സമയത്തെൻ മെയ് തളർന്നീടുമ്പോൾ
അരികിൽ നീ വന്നണയേണമേ (2)
തൃക്കൈകളാലെന്റെ ജീവനെടുത്തു നീ
ഗുഹായിൻ കദിശയിൽ ചേർക്കേണമേ

(വാതിൽ.)

ചിത്രം
ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഓ.എൻ.വി

സംഗീതം
ദക്ഷിണാമൂർത്തി

Babu Edakochi

വാതിൽപഴുതിലൂടെൻ

വാതിൽപഴുതിലൂടെൻ മുന്നിൽ കുങ്കുമം
വാരിവിതറും ത്രിസന്ധ്യ പോകേ
അതിലോലമെൻ ഇടനാഴിയിൽ നിൻ കള-
മധുരമാം കാലൊച്ച കേട്ടു (2)

(വാതിൽ)

ഹൃദയത്തിൻ തന്ത്രിയിലാരോ വിരൽതൊടും
മൃദുലമാം നിസ്വനം പോലെ
ഇലകളിൽ ജലകണമിറ്റുവീഴും പോലെൻ
ഉയിരിൽ അമൃതം തളിച്ച പോലെ
തരളവിലോലം നിൻ കാലൊച്ചകേട്ടു ഞാൻ
അറിയാതെ കോരിത്തരിച്ചു പോയി (2)

(വാതിൽ)

ഹിമബിന്ദു മുഖപടം ചാർത്തിയ പൂവിനെ
മധുകരൻ നുകരാതെയുഴറും പോലെ
അരിയ നിൻ കാലൊച്ച ചൊല്ലിയ മന്ത്രത്തിൻ
പൊരുളറിയാതെ ഞാൻ നിന്നു
നിഴലുകൾ കളമെഴുതുന്നൊരെൻ മുന്നിൽ
മറ്റൊരു സന്ധ്യയായി നീ വന്നു (2)

(വാതിൽ)

ചിത്രം
ഇടനാഴിയിൽ ഒരു കാലൊച്ച

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഓ.എൻ.വി	രവീന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

വാനമ്പാടീ ഏതോ

വാനമ്പാടീ ഏതോ തീരങ്ങൾ തേടുന്ന
വാനമ്പാടീ പോരൂ കാടെല്ലാം പൂത്തു
മധുകര മൃദുരവ ലഹരിയിലലിയുക
മദകര സുരഭില മധുവിതിലൊഴുകുക നീ
വാസന്ത കേളീനൗകയായ്

(വാനമ്പാടീ)

ആലോലം പാടിവരൂ കുളിർ മാലേയം ചാർത്തി വരൂ
ചിറകുകളാൽ തിരിയുഴിയൂ സ്വരജതികൾ പാടി
ഈ മണ്ണിൻ ലാവണ്യസ്വപ്നം ചൂടി നീയാടൂ
ജീവന്റെ ലീലാലാസ്യം - പാടൂ പാടൂ

(വാനമ്പാടീ)

തേന്മാവിൻ കിങ്ങിണികൾ നറു തേന്മുറും പൊൻമണികൾ
നുകരുക നീ, പകരമിനി സ്വരമധുരം നൽകൂ
മോഹങ്ങൾ പൊന്മാനായോടും തീരം
സ്നേഹത്തിൻ മൺവീണ പാടും തീരം കാണാം - താഴെ

(വാനമ്പാടീ)

ചിത്രം
ദേശാടനക്കിളി കരയാറില്ല

1012

വാർമുകിലെ വാനിൽ നീ

വാർമുകിലെ വാനിൽ നീ വന്നുനിന്നാൽ
ഓർമകളിൽ ശ്യാമ വർണ്ണൻ (2)
കളിയാടി നിൽക്കും കഥനം നിറയും
യമുനാനദിയായ് മിഴിനീർ വഴിയും

(വാർമുകിലെ)

പണ്ടു നിന്നെ കണ്ട നാളിൽ പീലി നീർത്തി മാനസം (2)
മന്ദഹാസം ചന്ദനമായി (2)
ഹൃദയരമണാ
ഇന്നെന്റെ വനിയിൽ കൊഴിഞ്ഞു പുഷ്പങ്ങൾ
ജീവന്റെ താളങ്ങൾ

(വാർമുകിലെ)

അന്ന് നീയെൻ മുന്നിൽ വന്നു പൂവണിഞ്ഞു ജീവിതം (2)
തേൻകിനാക്കൾ നന്ദനമായി (2)
നളിനനയനാ
പ്രണയവിരഹം നിറഞ്ഞ വാനിൽ
പോരുമോ നീ വീണ്ടും

(വാർമുകിലെ)

ചിത്രം
മഴ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ, സുജാത	ഒ.എൻ.വി	ശരത്

1013

വാലിന്മേൽ പൂവും

വാലിന്മേൽ പൂവും വാലിട്ടെഴുതിയ
വേൽമുനക്കണ്ണുമായ് വന്ന വേശക്കിളിമകളേ
(വാലിന്മേൽ)
സുഖമോ അമ്മക്കിളി തൻ കുശലം തേടും അഴകേ
വരൂ നാവോറു പാടാൻ നീ ഇനി വരും വിഷുനാൾ
(വാലിന്മേൽ)
അമ്മത്തിരുവയറുള്ളിൽ കുറുകണ് കുഞ്ഞരിപ്രാവ്
കുഞ്ഞമ്മണിപ്രാവ് (2)
എന്തിനി വേണം എന്നരുളേണം
പുന്നെല്ലിനവലോ പൂവൻ കനിയോ
തുമ്പപ്പൂച്ചോറോ തുശനില തൻ
തുഞ്ചത്തു വെച്ച പഴം നുറുക്കോ
തിരുനെല്ലിക്കാവിലെ ആ..ആ..ആ (2)
ചെറുതേച്ചിത്തേൻപഴം
വരൂ കൽക്കണ്ടത്തേന്മാവിൽ വിരുന്നു കൂടാൻ പോകാം
(വാലിന്മേൽ)
കുട്ടിക്കുറുങ്ങാലിതത്തപ്പെണ്ണുമായ് കൂട്ടുകൂടാലോ
ഇനി കൂട്ടു കൂടാലോ (2)
പൊൻ കുരുത്തോലക്കുഴലുണ്ടേ
കൊഞ്ചും ചിലമ്പിൻ മണിയുണ്ടേ
പുന്നാഗക്കൈയ്യില് തുടിയുണ്ടേ
പൂക്കുല തുള്ളുന്ന താളമുണ്ടേ
കുളമനെൽപ്പാടത്തെ ആ..ആ...ആ
കളമനെൽക്കതിർ തരും
കുറുമണി പാൽമണി
ഇനിയെന്തേ കൊച്ചമ്പ്രാട്ടീ
മനസ്സിൻ മോഹം ചൊല്ല് (വാലിന്മേൽ)

ചിത്രം
പവിത്രം

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ, സുജാത

രചന
പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
ഔസേപ്പച്ചൻ

1014

Babu Edakochi

വാവാവോ വാവേ വന്നമ്മകൾ

വാവാവോ വാവേ വന്നമ്മകൾ സമ്മാനം
ഇങ്ക തരാൻ മേലേ തങ്ക നിലാ കിണ്ണം,
കുന്ന കുനെ നിൻ ചെറു മറുകിൽ ചാർത്താം ചന്ദനം
പൊന്നിൻ പാദസരങ്ങൾ പണിഞ്ഞു തരുന്നത്
ള്ളമിന്നൽ തട്ടാൻ (2)

(വാവാവോ വാവേ)

ഒരു കുമ്പിൾ പൈമ്പാലേ കുറുമ്പന്ന വേണ്ടൂ
ഒരു കുഞ്ഞി കുറി മുണ്ടേ ഉടുക്കാനും വേണ്ടൂ (2)

കണ്ണനുണ്ണീ നിന്നെ നോക്കീ കണ്ണു വെയ്ക്കും നക്ഷത്രം
നാവോറു പാടിയുഴിഞ്ഞു തരു
എൻ നാടൻ പുള്ളുവനെ

(വാവാവോ...)

ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലല്ലേ കളം തീർത്തു മണ്ണിൽ
നറുവെണ്ണക്കുടമല്ലേ ഉടയ്ക്കുന്ന കള്ളൻ (2)
ആട്ടുതൊട്ടിൽ പാട്ടു മൂളി കുട്ടിരിക്കാം കുഞ്ഞാവേ
നെഞ്ചിനകത്തു കിടന്നുറങ്ങു മായപ്പൊൻമൈനേ

(വാവാവോ...)

ചിത്രം
എന്റെ വീട് അപ്പൂന്റേം

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
ബാബുരാജ്

1015

വാസന്ത പഞ്ചമി നാളിൽ

വാസന്ത പഞ്ചമി നാളിൽ
വരുമെന്നൊരു കിനാവു കണ്ടു
വരുമെന്നൊരു കിനാവു കണ്ടു
കിളിവാതിലിൽ മിഴിയുംനട്ടു
കാത്തിരുന്നു ഞാൻ [വാസന്ത...]

വസന്തമോ വന്നു കഴിഞ്ഞു
പഞ്ചമിയും വന്നണഞ്ഞു
വന്നില്ലെൻ കണ്ണിൻ മുന്നിൽ
വരേണ്ടയാൾ മാത്രം [വാസന്ത...]

ഓരോരോ കാലടി ശബ്ദം
ചാരത്തെ വഴിയിൽ കേൾക്കെ
ചോരുമെൻ കണ്ണീരൊപ്പി
ഓടിച്ചെല്ലും ഞാൻ [വാസന്ത...]

വന്നവൻ മുട്ടിവിളിക്കെ
വാതിൽപ്പൊളി തുറക്കുവാനായ്
വളയൊച്ചകൾ കേൾപ്പിക്കാതെ
ഒരുങ്ങി നിൽക്കും ഞാൻ
ആരുമാരും വന്നതില്ല
ആരുമാരുമറിഞ്ഞതില്ല
ആരുമാരും വന്നതില്ല ആരുമാരുമറിഞ്ഞതില്ല
ആത്മാവിൻ സ്വപ്നവുമായി
കാത്തിരിപ്പു ഞാൻ [വാസന്ത...]

ചിത്രം
ഭാർഗ്ഗവീനിലയം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	കൈതപ്രം	കൈതപ്രം

1016

വാർതിങ്കളുദിക്കാത്ത

വാർതിങ്കളുദിക്കാത്ത വാസന്തരാത്രിയിൽ
എന്തിനീ അഷ്ടമംഗല്യം (2)
പൂമണം മായുമീ ഏകാന്തശയ്യയിൽ (2)
എന്തിനീ അനംഘമന്ത്രം
വിരൽ തൊട്ടുമ്പോൾ പിടയുന്ന വീണേ (2)
ഇനിയെനിക്കാരാണോ
നീയല്ലാതിനിയെനിക്കാരാണോ
(വാർതിങ്കളുദിക്കാത്ത)

താംബൂലമൊരുക്കി വച്ച
കണിതാമ്പാളം നിറച്ചു വച്ചു -(2)
കളകാഞ്ചിയുണയുണരാതെ ഗോപുരവാതിലിൽ
ദേവനെ കാത്തു നിന്നു
മാറോട് ചേർത്ത് പരിഭവപൂമുത്ത്
മനസ്സിൽ മയങ്ങി വീണു
ഇനിയെത്ര ഋതുക്കളെ കൈക്കുപ്പണം
ജന്മം ഇനിയെത്ര ദൂരം പോകേണം
(വാർതിങ്കളുദിക്കാത്ത)

മൗനം കൊണ്ടടച്ചുവച്ചു മോഹം
പുളകത്തിൽ പൊതിഞ്ഞുവച്ചു -(2)
പറയുവാനാശിച്ച സ്നേഹപഞ്ചാക്ഷരി
ഇടനെഞ്ചിൽ തേങ്ങി നിന്നു
ആതിരയുറങ്ങി ആവണിയകന്നു
ഹരിചന്ദനക്കുറി അലിഞ്ഞു
ഇനിയെത്ര ഋതുക്കളെ കൈക്കുപ്പണം
ജന്മം ഇനിയെത്ര ദൂരം പോകേണം
(വാർതിങ്കളുദിക്കാത്ത)

ചിത്രം
അഗ്നിസാക്ഷി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജയചന്ദ്രൻ, മാധുരി	ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി	ഇളയരാജ

Babu Edakochi

വാർമേഘവർണ്ണന്റെ

വാർമേഘവർണ്ണന്റെ മാറിൽ മാലകൾ ഗോപികമാർ
പൂമാലകൾ കാമിനിമാർ (മാലകൾ)
ആഹാ.കൺകളിൽ പൂവിടും വെണ്ണിലാവോടവൻ
വേണുവുമൂതുന്നേ മനോവെണ്ണ കവരുന്നേ

(വാർമേഘ...)

മണ്ണു തിന്ന കണ്ണനല്ലേ മണ്ണിൻ നിത്യനാഥനല്ലേ (2)
കണ്ണുനീരിൽ ജനിച്ചോനേ കന്നിച്ചിത്തം കവർന്നോനേ
മോഹനമായ് വേണുവൂതും മോഹനാംഗൻ പുരുവൻ നീ (2)
ചേലകൾ കവർന്ന ചേലിൽ ദേഹ ദാഹം തീർത്തവനേ
പൂന്താനക്കവിതകളിൽ പൂമണമായ് പൂത്തവനേ
രാമൻ സോദരനേ മമ മായാമാധവനേ

(വാർമേഘ..)

വേഷം കെട്ടി നടന്നോനേ വേദനയിൽ ചിരിച്ചോനേ (2)
രാസലീലയാടിയോനേ രാജ്യഭാരം ചെയ്തവനേ
ഗീതാർത്ഥസാഗരത്താൽ നീ ചരിത്രം മാറ്റിയില്ലേ (2)
നീലനായ് നിഖിലനായ് കാലമായ് നിൽക്കയല്ലേ
ചെറുശ്ശേരിഗാനത്തിൽ അലകളായ് പൊങ്ങിയോനേ
രാമൻ സോദരനേ
മമ മായാ മാധവനേ

(വാർമേഘ...)

ചിത്രം
സാഗരസംഗമം

പാടിയത്
യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

BabuEdakochi

വാൽക്കണ്ണെഴുതി

വാൽക്കണ്ണെഴുതി വനപുഷ്പം ചൂടി
വൈശാഖ രാത്രി ഒരുങ്ങും
മന്ദസ്മിതമാം ചന്ദ്രിക ചൂടി
വന മല്ലിക നീയൊരുങ്ങും

(വാൽ)

മന്ദാരപ്പൂവിൻ മണമുണ്ട പറക്കും
മാലേയക്കുളിർ കാറ്റിൽ
വന്ദനമാല തൻ നിഴലിൽ നീയൊരു
ചന്ദനലത പോൽ നിൽക്കും
വാർമുകിൽ വാതിൽ തുറക്കും
വാർതിങ്കൾ നിന്നു ചിരിക്കും

(വാൽ)

നിൻ പാട്ടിലൂറും ശൃംഗാര മധുവും
നീഹാരാർദ്ര നിലാവും
നമ്മുടെ രജനി മദകരമാക്കും
ഞാനൊരു മലർക്കൊടിയാകും
വാർമുകിൽ വാതിലടക്കും
വാർതിങ്കൾ നാണിച്ചൊളിക്കും

(വാൽ)

ചിത്രം
പിക്നിക്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	കൈതപ്രം	വെങ്കിടേഷ്

1019

വാൽക്കണ്ണെഴുതിയ

വാൽക്കണ്ണെഴുതിയ മകരനിലാവിൽ
മാമ്പൂ മണമൊഴുകി
ആതിര വിരിയും തളിരുഞ്ഞാലായ്
തുളസിക്കതിരാടി
വാർമുടിയുലയുകയായ് നൂപുരമുണരുകയായ് (2)
മംഗലപ്പാലയിൽ ഗന്ധർവ്വനണയുകയായ്

(വാൽ)

താരാമഞ്ജരിയിളകും ആനന്ദഭൈരവിയിൽ
താനവർണ്ണം പാടുകയായ് രാഗ മധുവന ഗായിക
എന്റെ തപോവന ഭൂമിയിൽ അമൃതം പെയ്യുകയായ്

(വാൽ)

നാലുകെട്ടിന്നുളിൽ മാതാവായ് ലോകം
താതനോതും മന്ത്രവുമായ് ഉപനയനം വരമേകി
നെയ് വിളക്കിൻ പൊൻനാളം മംഗളമരുളുകയായ്
വാൽക്കണ്ണെഴുതിയ മകരനിലാവിൽ മാമ്പൂ മണമൊഴുകി
ആതിര വിരിയും തളിരുഞ്ഞാലായ് തുളസിക്കതിരാടി
വാർമുടി ഉലയുകയായ് നൂപുരമുണരുകയായ് (2)
മംഗലപ്പാലയിൽ ഗന്ധർവ്വനണയുകയായ്
വാൽക്കണ്ണെഴുതിയ മകരനിലാവിൽ
മാമ്പൂ മണമൊഴുകി

ചിത്രം
പൈതൃകം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

1020

വികാര നൗകയുമായ്

വികാര നൗകയുമായ്
തിരമാലകളാടിയുലഞ്ഞു...
കണ്ണീരുപ്പു കലർന്നൊരു മണലിൽ
വേളിപ്പുടവ വിരിഞ്ഞു..
രാക്കിളി പൊൻമകളേ... നിൻ പൂവിളി
യാത്രാമൊഴിയാണോ...
നിൻ മൗനം.... പിൻവിളിയാണോ....

വെൺനുര വന്നു തലോടുമ്പോൾ
തടശില അലിയുകയായിരുന്നോ...
പൂമീൻ തേടിയ ചെമ്പിലരയൻ
ദൂരേ തുഴയെറിമ്പോൾ..
തീരവും പൂക്കളും കാണാകരയിൽ
മറയുകയായിരുന്നോ...
രാക്കിളി പൊൻമകളേ.... നിൻ പൂവിളി
യാത്രാമൊഴിയാണോ...
നിൻ മൗനം... പിൻവിളിയാണോ....

ഞാനറിയാതെ നിൻ പൂമിഴിത്തുമ്പിൽ
കൗതുകമുണരുകയായിരുന്നു...
എന്നിളം കൊമ്പിൽ നീ പാടാതിരുന്നെങ്കിൽ
ജന്മം പാഴ്മരമായേനേ ...
ഇലകളും കനികളും മരതകവർണ്ണവും
വെറുതേ മറഞ്ഞേനേ....
രാക്കിളി പൊൻമകളേ.... നിൻ പൂവിളി
യാത്രാമൊഴിയാണോ...
നിൻ മൗനം... പിൻവിളിയാണോ....

ചിത്രം
അമരം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രേയ ഘോഷാൽ	റഫീക് അഹമ്മദ്	ഗോപീസുന്ദർ

1021

വിജനതയിൽ പാതിവഴി

വിജനതയിൽ പാതിവഴി തീരുന്നു
ചൊരിമണലിൽ വീണവെയിലാറുന്നു
ആഴമറിയാ സാഗരങ്ങൾ നീന്തിനീന്തി
തീരമണയാ.. ക്ലുരിരുളിലേകയായൊരോടമാകയോ
ചുവടുകളേ തളരരുതേ..ഇടറരുതേ.. വരൂ വരൂ
പോകാമാകലേ
വിജനതയിൽ പാതിവഴി തീരുന്നു
ചൊരിമണലിൽ വീണവെയിലാറുന്നു
ഓടിമറയും കാലമെങ്ങോ ഓർത്തുനിൽക്കാതങ്ങ് ദൂരെ
എങ്ങോ പോയതെങ്ങോ എൻ കിനാവിൻ വെൺപിറാക്കൾ
എന്തേ മാഞ്ഞതെന്തേ.. മൺചിരാതിൻ പൂത്ത നാളം
പുലരികളേ ഇതുവഴിയേ ..ഇനിയുണരൂ
വരൂ.. വരൂ വിൺവീഥിയിലായ്
വിജനതയിൽ പാതിവഴി തീരുന്നു
ചൊരിമണലിൽ വീണവെയിലാറുന്നു
ആ ..ആ ..
നീലമുകിലായി വാനിലേറാൻ...
മേലെ മേലേ പാറി നീങ്ങാൻ ...
ഉള്ളിൽ.. ഉള്ളിന്നുള്ളിൽ പണ്ടുപണ്ടേ..നെയ്ത സ്വപ്നം
വീണ്ടും.. തേടിവന്നു കണ്ണിലാളാൻ നിദ്രനീന്തി
നിഴലുകളേ ഇനി മറയൂ ..
പകലൊളികൾ നിറം തരും മൺപാതയിലായി

(വിജനതയിൽ ...പോകാമാകലേ)
ഉം ..ഉം ..

ചിത്രം
ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
ബാബുരാജ്

1022

Babu Edakochi

വിജനതീരമേ എവിടെ

വിജനതീരമേ... എവിടെ... എവിടെ..
രജതമേഘമേ....എവിടെ....എവിടെ
വിജനതീരമേ കണ്ടുവോ നീ
വിരഹിണിയാമൊരു ഗായികയെ
മരണകുടീരത്തിൻ മാസ്മര നിദ്ര വിട്ടു
മടങ്ങി വന്നൊരെൻ പ്രിയസഖിയെ

(വിജനതീരമേ)

രജത മേഘമേ കണ്ടുവോ നീ
രാഗം തീർന്നൊരു വിപഞ്ചികയെ
മൃതിയുടെ മാളത്തിൽ വീണ തകർന്ന
ചിറകുപോയൊരെൻ രാക്കിളിയെ

(വിജനതീരമേ)

നീലക്കടലേ നീലക്കടലേ
നിനക്കറിയാമോ മൽ സഖിയെ
പരമശ്ശൂന്യതയിലെന്നെ തള്ളീ
പറന്നുപോയൊരെൻ പൈങ്കിളിയെ

ചിത്രം
രാത്രിവണ്ടി

പാടിയത്
രമ്യ നമ്പീശൻ

രചന
റഫീക് അഹമ്മദ്

സംഗീതം
രാഹുൽ രാജ്

Babu Edakochi

വിജനസുരഭീവാടികളിൽ

വിജനസുരഭീവാടികളിൽ
അകലെയെവിടെ പോയ് നീ
സജലമിഴികൾ തേടുകയായ്
ഹൃദയനാഥാ വരൂ
വിരഹമിതലിയാൻ ..
മാധവമലരുകൾ തൂവിയ ശയ്യയിൽ
പ്രണയനിവേദ്യമിതേൽക്കുവാൻ പ്രിയനു പരിഭവമോ

മധുകണങ്ങൾ നുകരുവാനായ് ശലഭമേ നീ പോയോ
സ്മൃതിപരാഗതരികൾ നിന്റെ ചിറകിലുണരില്ലേ
നാഥാ നിൻ പ്രേമവനിതൻ
ഓരത്തായ് വിരിഞ്ഞലിയുവാൻ
കൈക്കുമ്പിൾ കൂപ്പിയെരിയും
ഒരേകാന്ത സൌഗന്ധികം ഞാൻ

ഗ്രാമ്യം നന്ദനവനമരമ്യം ചൈത്രരഥവും
കാമ്യം നിനയ്ക്കുന്നാകിൽ സാമ്യമല്ലിതു രണ്ടും

സമയനദിയിൽ അലസമൊഴുകും നിമിഷനൌകയിലേറി
ഒരു കിനാവിൻ വരിക വീണ്ടും നിശയിൽ നീലിമയിൽ
ദേവ പാദപതനം ചാരത്തായറിഞ്ഞുണരുവാൻ
ഈ ജന്മം കൂടിയണിയാൻ ഹേമന്തനിദ്രാവരം
(വിജനസുരഭീവാടികളിൽ)

ചിത്രം
ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രേയ ഘോഷാൽ	സന്തോഷ് വർമ്മ	അൽഫോൻസ് ജോസഫ്

Babu Edakochi

വിട പറയുകയാണോ

ഓ..ഓ...ഓ.....ഓ....
വിട പറയുകയാണോ
ചിരിയുടെ വെൺപ്രാവുകൾ
ഇരുളടയുകയാണോ
മിഴിയിണയുടെ കൂടുകൾ
വിധിയിലെരിവേനലിൽ വിരഹമരുഭൂമിയിൽ
ഓർമ്മകളുമായി തനിയെ അലയേ

(വിട പറയുകയാണോ......)

മഴ തരും മുകിലുകളിൽ
തനുവുമായി ഇതൾ വിരിയും
ഓ പാവം മാരിവില്ലുകൾ
മായും പോലെ മായയായി
ഏകാകിനി എങ്ങോ നീ മായവേ

(വിട പറയുകയാണോ......)

ചിത്രം
ബിഗ് ബി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഭാസ്കരൻ	വിദ്യാധരൻ

1025

Babu Edakochi

വിണ്ണിന്റെ വിരിമാറിൽ

വിണ്ണിന്റെ വിരിമാറിൽ മഴവില്ലിൻ മണിമാല
കണ്ണന്റെ മാറിങ്കൽ ഞാൻ ചാർത്തിയ വനമാല

(വിണ്ണിന്റെ...)

ഏതിനാണ ഭംഗിയെന്റെ പ്രിയ തോഴി എന്നു
രാധ കൊഞ്ചിച്ചോദിച്ചു സഖിയോടായ്
രാധ കൊഞ്ചിച്ചോദിച്ചു സഖിയോടായ്

(വിണ്ണിന്റെ...)

വാനത്തിൻ പൂങ്കവിളിൽ മൂവന്തിച്ചോപ്പു നിറം
വനമാലി തൻ കവിളിൽ എൻ തിലകത്തിൻ സിന്ദൂരം
ഏതിനാണഴകെന്റെ പ്രിയ തോഴി എന്നു
രാധ കൊഞ്ചിച്ചോദിച്ചു സഖിയോടായ്
രാധ കൊഞ്ചിച്ചോദിച്ചു സഖിയോടായ്

(വിണ്ണിന്റെ...)

മന്ദാനിലനൊഴുകുമ്പോൾ വൃന്ദാവനമുണരുന്നു
നന്ദാത്മജ പൂജക്കായ് എന്നാത്മാവുണരുന്നു
ഏതിനാണ ഭാഗ്യമെന്റെ പ്രിയ തോഴിഎന്നു
രാധ കൊഞ്ചിച്ചോദിച്ചു സഖിയോടായ്
രാധ കൊഞ്ചിച്ചോദിച്ചു സഖിയോടായ്

(വിണ്ണിന്റെ...)

ചിത്രം
അഷ്ടപദി

പാടിയത്
ഉണ്ണിമേനോൻ

രചന
ഷിബു ചക്രവർത്തി

സംഗീതം
എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

വിണ്ണിലെ ഗന്ധർവ്വ വീണകൾ

നി സ നി നി പ മ
ഗ മ ഗ ഗ സ നി
നി സ മ ഗ ഓ.. സംഗീതമേ
വിണ്ണിലെ ഗന്ധർവ്വ വീണകൾ പാടുന്ന സംഗീതമേ
ഓ.. സംഗീതമേ (2)
ഹിമഗിരി തൻ കൊടുമുടിയിൽ
പുതിയൊരു തിങ്കൾക്കലയുദിച്ചു

(വിണ്ണിലെ)

ഋതുമതിപ്പുഴക്കരയിലമ്പിളി തളികയിൽ
വിരുന്നു വന്നതും വിരിഞ്ഞു നിന്നതും വാസന്തമോ
ഒരു നല്ല പൂമണം തേടി അതു വഴി പോകും തെന്നലേ
കൊണ്ടു തരൂ ഒരു മുണ്ടിൽ മധുരവും മണവും

(വിണ്ണിലെ)

ഇവിടെ മണ്ണിന്റെ കരളിൽ ഗന്ധർവ കവിതകൾ
പറഞ്ഞു തന്നിന്നു മറഞ്ഞു നിന്നതു പൂന്തിങ്കളോ
പുതിയൊരു കവിതയും തേടി അതുവഴി ചെന്ന ഗായക
കൊണ്ടു തരൂ അകലെ വിണ്ണിന്റെ കവിതയും സ്വരവും

(വിണ്ണിലെ)

നി സ നി നി പ മ
ഗ മ ഗ ഗ സ നി
നി സ മ ഗ ഓ സംഗീതമേ

ചിത്രം
രാജാവിന്റെ മകൻ

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
എം.ബി.ശ്രീനിവാസൻ

Babu Edakochi

വിശ്വമഹാക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ

വിശ്വമഹാക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ
വിഭാതചന്ദന തളികയുമായ്
എഴുന്നെള്ളിനിൽക്കും വസുന്ധരേ വസുന്ധരേ
എന്നന്തരംഗമുണർത്തി
എന്നന്തരംഗമുണർത്തി

(വിശ്വ)

പ്രകാശലാളിത തുഷാരബിന്ദുവിൽ
പ്രപഞ്ചം പ്രതിഫലിച്ചു
കവിതകൾ പിറക്കുന്ന സർഗവേദനയാൽ
ഹൃദയം പരിതപിപ്പൂ എന്റെ
ഹൃദയം പരിതപിപ്പൂ

(വിശ്വ)

എന്നിലുറങ്ങുന്ന ഞാനെന്ന പൊരുളിനെ
പുറമേ തേടുന്നു ഞാൻ
മറയെല്ലാം നീങ്ങി നിൻ മുഖമൊരു നേരം
കാണാൻ കൊതിക്കുന്നു ഞാൻ
വീണ്ടും കാണാൻ കൊതിക്കുന്നു ഞാൻ

(വിശ്വ)

ചിത്രം
ഇടവഴിയിലെ പൂച്ച മിണ്ടാപ്പൂച്ച

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
അരുന്ധതി	മധുസൂദനൻ നായർ	എം.ജയചന്ദ്രൻ

1028

വിശ്വസാഗര ചിപ്പിയിൽ

വിശ്വസാഗര ചിപ്പിയിൽ വീണ
സർഗ്ഗലാവണ്യ ബാഷ്പമേ
ദേവ വർഷങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കവേ
ദേവിയായ് നീ ഭൂമിയായ്

(വിശ്വസാഗര)

മന്ത്ര ചൈതന്യ മഞ്ജു ളുലിക
മന്ദമായുഴിഞ്ഞങ്ങനെ
ഇന്ദ്ര ഭാവന അംഗരാഗത്തിൽ
ചന്തമായ് ചൊരിഞ്ഞങ്ങനെ
ചന്ദ്ര സൂര്യ കരങ്ങൾ നിന്നിലെ
മന്ത്ര തംബുരു മീട്ടവേ
ദേവതേ നീയുണർന്നു പാടിയീ
ജീവിതാനന്ദ ഗീതകം

(വിശ്വ)

നിന്നിൽ നിന്നടർന്നാലെനിക്കൊരു
പുണ്യതീരമുണ്ടാകുമോ
മണ്ണിലല്ലാതെ വന്ന പൂവിന്റെ
മന്ദഹാസമുണ്ടാകുമോ
വ്യോമഗംഗയിലായിരം കോടി
താരകങ്ങൾ വിരിക്കിലും
ശ്യാമമോഹിനീ പോവുകില്ല ഞാൻ
നിൻ സ്വരാഞ്ജലിയാണു ഞാൻ

(വിശ്വ)

ലളിതസംഗീതം
ദൂരദർശൻ പാട്ടുകൾ

പാടിയത്
സി.ഒ. ആന്റോ

രചന
അഭയദേവ്

സംഗീതം
എൽ.പി.ആർ വർമ്മ

1029

BabuEdakochi

വീടിനു പൊന്മണി

വീടിനു പൊന്മണി വിളക്കു നീ
തറവാടിനു നിധി നീ കുടുംബിനി (2)
പതിയെ കൂപ്പും നിൻ കരതാരുകൾ
പതിയുവതെല്ലാം സഫലം
കടമകൾ ചെയ്‌വാൻ അർപ്പിച്ചൊരു നിൻ
കമനീ ജന്മം വിമലം

(വീടിനു..)

പകലിരവെല്ലാം പണി ചെയ്താലും
പരിഭവമില്ലാ പകയില്ലാ (2)
പതിസേവനമാം പരിമളമോലും
പനിനീർപുഷ്പം നിൻ ഹൃദയം

(വീടിനു...)

തൻ സുഖമെല്ലാം അന്യർക്കായി
ത്യാഗം ചെയ്യും മനസ്വിനി
മാനിനിമാരുടെ വംശത്തിനു നീ
മാതൃകയല്ലോ കുടുംബിനി

(വീടിനു..)

ചിത്രം
കുടുംബിനി

1030

വീണപൂവേ

വീണപൂവേ. കുമാരനാശാന്റെ വീണപൂവേ...!
വിശ്വദർശനചക്രവാളത്തിലെ
നക്ഷത്രമല്ലേ നീ - ഒരു ശുക്രനക്ഷത്രമല്ലേ നീ...

(വീണപൂവേ...)

വികാരവതി നീ വിരിഞ്ഞുനിന്നപ്പോൾ
വിരൽത്തൊട്ടുണർത്തിയ ഭാവനകൾ - കവിഭാവനകൾ (2)
നിന്നെ കാമുകിമാരുടെ ചുണ്ടിലെ
നിശീഥകുമുദമാക്കി, കവികൾ
മന്മഥൻ കുലയ്ക്കും സ്വർണ്ണധനുസ്സിലെ മല്ലീശരമാക്കി

(വീണപൂവേ...)

വിഷാദവതി നീ കൊഴിഞ്ഞുവീണപ്പോൾ
വിരഹമുണർത്തിയ വേദനകൾ - നിൻ വേദനകൾ (2)
വർണ്ണപ്പീലിത്തുലിക കൊണ്ടൊരു
വസന്തതിലകമാക്കി...ആശാൻ
വിണ്ണിലെ കൽപദ്രുമത്തിന്റെ കൊമ്പിലെ വാടാമലരാക്കി

(വീണപൂവേ..)

ചിത്രം
ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയ സ്ത്രീ

പാടിയത്
ചിത്ര

രചന
പരമ്പരാഗതം

സംഗീതം
കെ.കൃഷ്ണകുമാർ

1031

വീരവിരാട കുമാര വിഭോ

വീരവിരാട കുമാര വിഭോ, ചാരുതര ഗുണ സാഗരഭോ
വീരവിരാട കുമാര വിഭോ, ചാരുതര ഗുണ സാഗരഭോ
മാരലാവണ്യ, നാരി മനോഹാരി താരുണ്യ
ജയ ജയ ഭൂരി കാരുണ്യ, വന്നീടുക ചാരത്തിഹ പാരിൽത്തവ
നേരത്തവരാരുത്തര സാരസ്യസാരമറിവതിനും
ചാരത്തിഹ പാരിൽത്തവ
നേരത്തവരാരുത്തര സാരസ്യസാരമറിവതിനും
നല്ല മാരസ്യ ലീലകൾ ചെയ്‌വതിനും
നാളീക ലോചനമാരേ നാം വ്രീള കളഞ്ഞു വിവിധമോരോ
നാളീക ലോചനമാരേ നാം വ്രീള കളഞ്ഞു വിവിധമോരോ
കേളികളാടി മുദരാഗ മാലകൾ പാടി കരം കൊട്ടി ചാലവേ ചാടി
തിരുമുന്നിൽ താളത്തൊടു മേളത്തൊടു മേളിച്ചനുകൂലത്തൊടു-
മാളികളേ നടനം ചെയ്യേണം
താളത്തൊടു മേളത്തൊടുവ്മേളിച്ചനുകൂലത്തൊടു-
മാളികളേ നടനം ചെയ്യേണം; നല്ല കേളി ജഗത്തിൽ വളർത്തേണം
ഹൃദ്യതരമൊന്നു പാടീടുവാൻ ഉദ്യോഗമേതും കുറയ്ക്കരുതേ (2)
വിദ്യുല്ലതാംഗീ, ചൊല്ലീടുക പദ്യങ്ങൾ
ഭംഗികലർന്ന നീ സദ്യോമതാംഗീ
ധണം ധകതദ്ധിമിതദ്ധയ്യ തദ്ധോമെന്ന് മദ്ദളം വാദയ ചന്ദ്രലേഖേ
ധകതദ്ധിമിതദ്ധയ്യ തദ്ധോം തദ്ധോമെന്ന മദ്ദളം വാദയ ചന്ദ്രലേഖേ,
നല്ല പദ്യങ്ങൾ ചൊല്ല നീ രത്ന രേഖേ...
പാണീവളകൾ കിലുങ്ങീടവേ പാരം ചേർന്ന കൊങ്ക കലുങ്ങീടവേ
പാണീവളകൾ കിലുങ്ങീടവേ പാരം ചേർന്ന കൊങ്ക കലുങ്ങീടവേ
വേണിയഴിഞ്ഞും നവസുമ ശ്രേണി പൊഴിഞ്ഞും
കള്ളമുദ്ദ വാണി മൊഴിഞ്ഞും സഖി ഹേ
കല്യാണി ഘനവേണി ശുകവാണി സുശ്രോണീ, നാ-
മിണങ്ങിക്കുമ്മിയടിച്ചീടേണം
കല്യാണി ഘനവേണി ശുകവാണി സുശ്രോണീ
നാമിണങ്ങീക്കുമ്മിയടിച്ചീടേണം നന്നായ്
വണങ്ങിക്കുമ്മിയടിച്ചീടേണം, നന്നായ്
വണങ്ങിക്കുമ്മിയടിച്ചീടേണം, നന്നായ്
വണങ്ങിക്കുമ്മിയടിച്ചീടേണം.

ആൽബം
നാടൻ പാട്ടുകൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, സുശീല	ഭാസ്കരൻ	എ.ടി.ഉമ്മർ

Babu Edakochi

വൃശ്ചികരാത്രിതൻ

വൃശ്ചികരാത്രിതൻ അരമനമുറ്റത്തൊരു
പിച്ചകപ്പൂപ്പന്തലൊരുക്കി വാനം
പിച്ചകപ്പൂപ്പന്തലൊരുക്കി

(വൃശ്ചിക..)

നാലഞ്ചു താരകൾ യവനികയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും
നീലച്ച കണ്മുനകൾ എറിഞ്ഞപ്പോൾ
കോമള വദനത്തിൽ ചന്ദനക്കുറിയുമായ്
ഹേമന്ദകൌമുദി ഇറങ്ങിവന്നു (2)

(വൃശ്ചിക..)

ഈ മുഗ്ദ്ധവധുവിന്റെ കാമുകനാരെന്നു
ഭൂമിയും വാനവും നോക്കിനിന്നു (2)
പരിണയം നടക്കുമോ മലരിന്റെ ചെവികളിൽ
പരിമൃദു പവനൻ ചോദിക്കുന്നു (2)

(വൃശ്ചിക..)

ചിത്രം
ആഭിജാത്യം

പാടിയത് യേശുദാസ്	രചന വയലാർ	സംഗീതം ദേവരാജൻ

1033

വെണ്ണ തോൽക്കുമുടലോടെ

വെണ്ണ തോൽക്കുമുടലോടെ ഇളം-
വെണ്ണിലാവിൻ തളിർ പോലെ
രാഗിണീ മനോഹാരിണീ
രാത്രി രാത്രി വിടരും നീ അനുരാഗപുഷ്പിണീ

(വെണ്ണ...)

മാർ വിരിഞ്ഞ മലർ പോലെ
പൂമാരനെയ്ത്ത കതിർ പോലെ
മഞ്ഞിൽ മുങ്ങിയീറൻ മാറും മന്ദഹാസത്തോടെ
എന്റെ മോഹം തീരും വരെ നീ
എന്നെ വന്നു പൊതിയൂ പൊതിയൂ

(വെണ്ണ)

മൂടി വന്ന കുളിരോടെ
പന്താടി വന്ന മദമോടെ
കാമുകനു മാത്രം നൽകും രോമഹർഷത്തോടെ
എന്റെ ദാഹം തീരും വരെ നീ
എന്നിൽ വന്നു നിറയൂ നിറയൂ

(വെണ്ണ)

ചിത്രം
ഒരു സുന്ദരിയുടെ കഥ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

1034
വെണ്ണക്കൽക്കൊട്ടാരവാതിൽ

വെണ്ണക്കൽക്കൊട്ടാരവാതിൽ നമുക്കായ് തുറക്കും
സങ്കൽപ്പസൗഗന്ധികങ്ങൾ നമുക്കായ് വിടരും
പുതിയൊരു പുലർകാലം തിരിയുഴിയുകയായി
മിഴിനീർ തുടയ്ക്കുക ഇനി നീ തനിച്ചല്ലെന്നറിയുക
കണ്മണി പോരൂ... പോരൂ....

(വെണ്ണക്കൽ)

നീയില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ലെന്നായ് കാതിലോതും മേടക്കാറ്റ്
പാദസരം പൊന്നിൽ തീർക്കാൻ
മണ്ണിൽ വരും കന്നിത്തിങ്കൾ
മാലിനിയുടെ കരയിൽ ഞാൻ മാധവമലരാകും
താരകമണി തേടും നിൻ കുന്തലഴകിലണിയും
നീലാകാശം കുടയായ് മാറ്റും...
കുടകുമലയിൽ അമൃതമഴയിൽ ഉയിരു കുളിരും

(വെണ്ണക്കൽ)

നേരം നല്ല നേരം നോക്കും നാലുനിലപ്പന്തൽ തീർക്കും
പള്ളിയറ മഞ്ചത്തിൽ നാം പഞ്ചവർണ്ണക്കിളികളാകും
പട്ടുപുടവയുലയും നിൻ കുപ്പിവളകളുടയും
തണ്ടുലയണ മെയ്യിൽ കരിവണ്ടുപോൽ ഞാനലയും
ഓളങ്ങളിൽ നാം ഇലയായ് ഒഴുകും...
കനവിലുരുകിയലിയുമിരവിൻ മധുരം നുണയും

(വെണ്ണക്കൽ)

ചിത്രം
അമ്മക്കിളിക്കൂട്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

1035

വെണ്ണിലാക്കൊമ്പിലെ

വെണ്ണിലാക്കൊമ്പിലെ രാപ്പാടീ
എന്നും ഈയേട്ടന്റെ ചിങ്കാരീ
മഞ്ഞുനീർത്തുള്ളിപോൽ നിന്നോമൽ
കുഞ്ഞുകൺപീലിയിൽ കണ്ണീരോ

(വെണ്ണിലാ)

കാർത്തികനാൾ രാത്രിയിലെൻ
കൈക്കുമ്പിളിൽ വീണ മുത്തേ
കൈ വളർന്നും മെയ് വളർന്നും
കണ്മണിയായ് തീർന്നതല്ലേ
നിൻ ചിരിയും നിൻ മൊഴിയും
പുലരിനിലാവായ് പൂത്തതല്ലേ

(വെണ്ണിലാ...)

കന്നിമുകിൽക്കോടി ചുറ്റി
പൊൻവെയിലിൻ മിന്നു കെട്ടി
സുന്ദരിയായ് സുമംഗലിയായ്
പടിയിറങ്ങാൻ നീയൊരുങ്ങി
ഈ വിരഹം ക്ഷണികമല്ലേ
എന്നും നീയെൻ അരികിലില്ലേ

(വെണ്ണിലാ...)

ചിത്രം
ഉസ്താദ്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

1036
വെണ്ണിലാ ചന്ദനക്കിണ്ണം

വെണ്ണിലാ ചന്ദനക്കിണ്ണം പുന്നമടക്കായലിൽ വീണേ
കുഞ്ഞിളം കൈയ്യിൽ മെല്ലെ കോരിയെടുക്കാൻ വാ
മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് ആറ്റക്കിളി പോകും നേരം
മഞ്ഞണി ഉവൽ കൊണ്ടൊരു കൂടൊരുക്കാൻ വാ
കാലി മേയുന്ന പുല്ലാനിക്കാട്ടിൻ
കണ്ണിമാങ്ങാ കടിച്ചു നടക്കാം
കാറ്റിൽ പാദസരങ്ങൾ കിലുക്കാം
ഒന്നീ മഞ്ചാടി കുന്നിലേറാം (2)

പിന്നിൽ വന്നു കണ്ണു പൊത്താം
കണ്ടുവെന്നു കള്ളം ചൊല്ലാം
കാണാത്ത കഥകളിലെ രാജാവും റാണിയുമാകാം
ഓണവില്ലും കൈകളിലേന്തി ഊഞ്ഞാലാടാം
പീലി നീർത്തുന്ന കോലമയിലായ്
മൂക്കിലോടുന്ന മേട്ടിലൊളിക്കാം
സ്വർണമീനായ് നീന്തി തുടിക്കാം
വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ വിണ്ണിലേറാം
(വെണ്ണിലാ...)

കണ്ണാടം പൊത്തിക്കളിക്കാം മണ്ണപ്പം ചുട്ടു വിളമ്പാം
ചക്കരമാവിൻ ചോട്ടിൽ കൊത്തങ്കല്ലാടാമെന്നും
ആലിലകൾ നാമം ചൊല്ലും അമ്പലം കാണാം
നാളെ കിന്നാരക്കുരുവിക്കു ചോറൂണ്
പിന്നെ അണ്ണാറക്കണ്ണനു പാലൂട്ട്
ദൂരെ അപ്പൂപ്പൻ താടിക്കു കല്യാണം
കുട്ടിയാനയ്ക്ക് നീരാട്ട്
(വെണ്ണിലാ..)

ചിത്രം
അഴകിയ രാവണൻ

പാടിയത്
വിഷ്ണു, ജ്യോത്സ്ന

രചന
എങ്ങണ്ടിയൂർ ചന്ദ്രശേഖരൻ

സംഗീതം
ശരത്, വിഷ്ണു

1037

വെയിൽച്ചില്ല പൂക്കും

വെയിൽച്ചില്ല പൂക്കും നാളിൽ കളിത്തൊട്ടിലാടി
കിളി നൊന്തു പാടിയ രാഗം രാരീരം രാരോ
അത് മനമാകെ നിറഞ്ഞോ
രാരീ രാരോ ഈണമായി
കിലുംകിലും താളമായി
കണ്ണേ നിന്നെ കാണാൻ നിന്നതാണോ
ഓരോ കടംകഥകളായി
കാണാം പല മുഖങ്ങളായി
തേടും മറുതീരം ദൂരെ ദൂരെ (2)

അമ്മയായി തഴുകുമീ പൂക്കളിൽ തെന്നൽ
വാനിലെ അമ്പിളി താരകങ്ങൾ തെന്നൂട്ടാൻ
കൊഞ്ചിചൊല്ലും നാദം കേൾക്കയോ
വിരൽ തുമ്പിലാടാൻ വരികയോ
നിനക്കായി ജന്മം നോറ്റു ഞാൻ
ഓരോ കടംകഥകളായി
കാണാം പല മുഖങ്ങളായി
തേടും മറുതീരം ദൂരെ ദൂരെ

പൊന്നിളം കൈകളാൽ മീട്ടുമീ ജീവൻ
എന്നുമീ കൺകളായ് കാക്കുവാൻ കൂട്ടേകാൻ
പിച്ചവെക്കും പാദം കാണുവാൻ
കൊച്ചരിപല്ലൊന്നായ് കാട്ടുവാൻ
കളിയിമ്പങ്ങളാലെ വരവായി
ഓരോ കടംകഥകളായി
കാണാം പല മുഖങ്ങളായി
തേടും മറുതീരം ദൂരെ ദൂരെ (വെയിൽ)

ചിത്രം
സക്കറിയയുടെ ഗർഭിണികൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എ.പി. കോമള	ഭാസ്കരൻ	എം.എസ്. ബാബുരാജ്

വെളുക്കമ്പം കുളിക്കുവാൻ

വെളുക്കമ്പം കുളിക്കുവാൻ പോകുന്ന വഴിവക്കിൽ
വേലിക്കൽ നിന്നവനേ - കൊച്ചു -
കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴം കടിച്ചും കൊണ്ടെന്നോട്
കിന്നാരം പറഞ്ഞവനേ - എന്നോടു കിന്നാരം പറഞ്ഞവനേ
കളിവാക്കു പറഞ്ഞാലും കാരിയം പറഞ്ഞാലും
കാതിന്ന് മധുവാണ് - ഇന്ന്
കരക്കാരു നമ്മെച്ചൊല്ലി കളിയാക്കിപ്പറഞ്ഞാലും
കരളിനു കുളിരാണ് - എന്റെ
കരളിനു കുളിരാണ്
ഒരുമിച്ചു കളിച്ചതുമൊരുമിച്ചു വളർന്നതും
ഒരുത്തനുമറിയില്ല - എങ്കിലും
ഒഴുകുമീയാറ്റിലെ ഓളങ്ങൾക്കന്നത്തെ
ഒരുപാടു കഥയറിയാം ഈ ഓളങ്ങൾക്കന്നത്തെ
ഒരുപാടു കഥയറിയാം
അരളിപ്പൂമരച്ചോട്ടിൽ ആറ്റിലെ മണലിനാൽ
കളിപ്പുര വെച്ചില്ലേ - പണ്ട്
കരിഞ്ചീരയരിഞ്ഞിട്ടു കണ്ണൻചിരട്ടയിൽ
ബിരിയാണി വെച്ചില്ലേ നമ്മള്
ബിരിയാണി വെച്ചില്ലേ
കളിയാട്ടം സമയത്ത് മറ്റാരും കാണാതെ
കാനേത്തു കഴിച്ചില്ലേ എന്നെ കാനേത്തു കഴിച്ചില്ലേ
ചെറുപുതുക്കപ്പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന്
പൂത്തിലഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട്
പതക്കങ്ങളണിയിച്ചില്ലേ - എന്നെ
പതക്കങ്ങളണിയിച്ചില്ലേ
(വെളുക്കമ്പം)

ചിത്രം
കുട്ടിക്കുപ്പായം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര, സുദീപ് കുമാർ	റഫീക് അഹമ്മദ്	എം.ജയചന്ദ്രൻ

വെള്ളാരം കുന്നിലേറി

വെള്ളാരം കുന്നിലേറി മുന്നാഴി പൂവു തേടീ
വിണ്ണോളം കൈ നീട്ടി നിന്നതാരേ നിന്നതാരേ...
ചെന്തെങ്ങിൻ പീലി വീശി നെല്ലോല കാറ്റിലാടി
കുന്നോളം സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തതാരേ നെയ്തതാരേ

മഴയിലുണരുന്നൊരീ വയൽനിരകളിൽ
പുളകമണിമാലകൾ കളിചിരികളായ്
ചക്കര തേന്മാവ് പുത്തരി കായ്ക്കുമ്പം തത്തകൾ പാടുന്ന കിന്നാരം
ഇത്തിരി പൂകൊണ്ട് ചുറ്റിലും പൂക്കാലം പിച്ചകക്കാടിന്റെ പൂത്താലം
നിറമേഘങ്ങൾ കുടനീട്ടുന്ന കുളിരൂഞ്ഞാലിൽ വരുമോ

വെള്ളാരം കുന്നിലേറി മുന്നാഴി പൂവു തേടീ
വിണ്ണോളം കൈ നീട്ടി നിന്നതാരേ...

അലകൾ ഞൊറിയുന്നൊരീ കുളിരരുവിയിൽ
പുതിയ പുലർവേളകൾ കസവൊളിയായ്
നെറ്റിയിൽ ചാന്തുള്ള ചെമ്മണിച്ചേലുള്ള
തുമ്പിതൻ തംബുരു മൂളാറായ്
കിന്നരിപ്രാവിനു കൊന്നകൾ പൂക്കുമ്പം കുഞ്ഞിളം കാറ്റിന്റെ തേരോട്ടം
ഇനിയെന്നെന്നും മലർ കൈനീട്ടം കണികാണാനായ് വരുമോ

വെള്ളാരം കുന്നിലേറി മുന്നാഴി പൂവു തേടീ
വിണ്ണോളം കൈ നീട്ടി നിന്നതാരേ...നിന്നതാരേ...
ചെന്തെങ്ങിൻ പീലി വീശി നെല്ലോല കാറ്റിലാടി
കുന്നോളം സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തതാരേ
നെയ്തതാരേ...

ചിത്രം
സ്വപ്നസഞ്ചാരി

1040

വെള്ളിത്തിങ്കൾ പൂങ്കിണ്ണം

വെള്ളിത്തിങ്കൾ പൂങ്കിണ്ണം തുള്ളിത്തൂവും
ഉള്ളിന്നുള്ളിൽ താലോലം താളം തേടും
കാണാപ്പൂഞ്ചെപ്പിലെ തെങ്കാശിക്കുങ്കുമം
എള്ളോളം നുള്ളി നോക്കവേ

(വെള്ളിത്തിങ്കൾ)

കാവേരിക്കുളിരോളം മെയ്യാകെ പെയ്യുവാൻ
ചെല്ലച്ചെന്തമിഴീണം മൂളും തെന്നൽ
മാലേയക്കുളിർമഞ്ഞിൽ മാറ്റോലും തൂവലാൽ
മഞ്ഞൾത്തുമണമെങ്ങും തൂകും നേരം
നീയെന്റെ ലോലലോലമാമുൾപ്പൂവിലെ
മൃദുദളങ്ങൾ മധുകണങ്ങൾ തഴുകുമെന്നോ

(വെള്ളിത്തിങ്കൾ)

നാടോടിക്കിളി പാടും നാവേറിന്നീണവും
നല്ലോമൽക്കുടമേന്തും പുള്ളോപ്പെണ്ണും
നാലില്ലം തൊടി നീളെ മേയും പൂവാലിയും
പേരാൽ പൂങ്കുട ചൂടും നാഗക്കാവും
നാം തമ്മിലൊന്നു ചേരുമീ യാമങ്ങളിൽ
അഴകുഴിഞ്ഞും വരമണിഞ്ഞും ഉണരുമെന്നോ

(വെള്ളിത്തിങ്കൾ)

ചിത്രം
മേലേപ്പറമ്പിൽ ആൺവീട്

പാടിയത്
ഉദയഭാനു

രചന
ചങ്ങമ്പുഴ

സംഗീതം
കെ.രാഘവൻ

1041

വെള്ളിനക്ഷത്രമേ

വെള്ളിനക്ഷത്രമേ നിന്നെ നോക്കി..
തുള്ളിത്തുളുമ്പുകയല്ലേ..
മാമക ചിത്തത്തിൽ അന്നും ഇല്ലാ
മാദകവ്യാമോഹമൊന്നും.. (2)

കണ്ണീർ കണികകൾ മാത്രം..
തിങ്ങുമിന്നെന്റെ യാചനപാത്രം..
കണ്ണീർ കണികകൾ മാത്രം..
തിങ്ങുമിന്നെന്റെ യാചനപാത്രം..
ഈ തുച്ഛ ജീവിത സ്നേഹം മായാൻ
അത്രമേൽ ഇല്ലിനി നേരം..
വെള്ളിനക്ഷത്രമേ നിന്നെ നോക്കി.
തുള്ളി തുളുമ്പുകയല്ലേ..
മാമക ചിത്തത്തിൽ അന്നും ഇല്ലാ
മാദക വ്യാമോഹമൊന്നും..

വിസ്തൃത ഭാഗ്യ തണലിൽ
എന്നെ വിസ്മരിച്ചേക്കു നീ മേലിൽ
ഞാനൊരാധകൃതനല്ലേ
എന്റെ സ്ഥാനവും നിസ്സാരമല്ലേ
വെള്ളിനക്ഷത്രമേ നിന്നെ നോക്കി
തുള്ളി തുളുമ്പുകയല്ലേ..
മാമക ചിത്തത്തിൻ അന്നും ഇല്ലാ
മാദക വ്യാമോഹമൊന്നും

ചിത്രം
രമണൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	വയലാർ	ദേവരാജൻ

1042

Babu Edakochi

വെൺചന്ദ്രലേഖ

വെൺചന്ദ്രലേഖയൊരപ്സര സ്ത്രീ
വിപ്രലംഭ ശൃംഗാര നൃത്തമാടാൻ വരും അപ്സര സ്ത്രീ

(വെൺചന്ദ്രലേഖ...)

കാറ്റത്തു കസവുത്തരീയമുലഞ്ഞും
കളിയരഞ്ഞാണമഴിഞ്ഞും
കൈയ്യിലെ സോമരസക്കുമ്പിൾ തുളുമ്പിയും
അവൾ വരുമ്പോൾ
ഞാനും എൻ സ്വയംവര ദേവതയും
ആ നൃത്തമനുകരിയ്ക്കും മോഹങ്ങൾ
ആശ്ലേഷമധുരങ്ങളാകും

(വെൺചന്ദ്രലേഖ...)

മാറിലെ മദനാംഗരാഗം കുതിർന്നും
മകരമഞ്ജീരമുതിർന്നും
മല്ലികാപുഷ്പശരച്ചെപ്പു കിലുക്കിയും
അവൾ വരുമ്പോൾ
ഞാനും എൻ മധുവിധു മേനകയും
ആ നൃത്തമനുകരിയ്ക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ
ആപാദ രമണീയമാകും

(വെൺചന്ദ്രലേഖ...)

ചിത്രം
ചുക്ക്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	കൈതപ്രം

Babu Edakochi

വേളിക്ക് വെളുപ്പാൻകാലം

വേളിക്ക് വെളുപ്പാൻകാലം താലിക്ക് കുരുത്തോലാ
കോടിക്ക് കന്നിനിലാവ് സിന്ദൂരത്തിന് മൂവന്തി
കോലോത്തെ തമ്പ്രാട്ടിക്ക് മനം പോലെ മാംഗല്യം
മനം പോലെ മാംഗല്യം

(വേളിക്ക്)

നൂറുവെറ്റില നൂറുതേച്ചോ വായാടിത്തത്തമ്മേ
പഴുക്കടക്കത്തുണ്ട മെനഞ്ഞോ മലയണ്ണാർക്കണ്ണാ (2)
ഓലക്കുട കൈയ്യിലെടുത്തോ വെളുത്തവാവേ ഓ. ഓ. ഓ.(2)
ഏഴിമലയുടെ നാലുകെട്ടിൽ കുടിവെപ്പിനു വായോ
കല്യാണത്തുമ്പീ... കാക്കാലത്തുമ്പി...

(വേളിക്ക്)

ആലവട്ടം വീശിയില്ലേ പനയോലക്കരുമാടീ
കുത്തുവിളക്കിന് തിരിയിട്ടില്ലേ കട്ടിലൊരുക്കീലേ (2)
പാണപ്പുഴ പനിനീർതൂകിയ കിഴക്കിനിപ്പടവിൽ ഓ.ഓ.ഓ (2)
വലത്തുകാൽവച്ചകത്തുവായോ വീരാളിക്കാറ്റേ
നന്നാറിപ്പൂവേ...നാത്തൂനാരേ

(വേളിക്ക)

ചിത്രം
കളിയാട്ടം

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ജാനകി

രചന
ഒ.എൻ.വി

സംഗീതം
ഇളയരാജ

Babu Edakochi

വേഴാമ്പൽ കേഴും

ലാലാലാ.. വേഴാമ്പൽ കേഴും വേനൽ കുടീരം നീ
ഏകാകിനി നിന്നോർമ്മകൾ
എതോ നിഴൽ ചിത്രങ്ങളായ്..ലാ.ല..ലാ

ഈ വഴി ഹേമന്തമെത്ര വന്നൂ
ഈറനുടുത്തു കൈകൂപ്പി നിന്നൂ
എത്ര വസന്തങ്ങൾ നിന്റെ മുന്നിൽ
പുഷ്പപാത്രങ്ങളിൽ തേൻ പകർന്നൂ
മായികാ മോഹമായ് മാരിവിൽ മാലയായ്
മായുന്നുവോ മായുന്നുവോ
ഓർമ്മകൾ കേഴുന്നുവോ

(വേഴാമ്പൽ)
ലാലാലാ..ലാലാലാ..

ജീവനിൽ കണ്ണുനീർ വാറ്റിവെയ്ക്കും
ഈ വെറും ഓർമ്മകൾ കാത്തു വയ്ക്കും
ജീവിതം തുള്ളിത്തുടിച്ചു നിൽക്കും
പൂവിതൾ തുമ്പിലെ തുള്ളിപോലെ
വാരിളം പൂവുകൾ വാടി വീണാലുമീ
വാടികളിൽ വണ്ടുകളായ്
ഓർമ്മകൾ പാറുന്നുവോ

(വേഴാമ്പൽ)

ചിത്രം
ഓളങ്ങൾ

Baby Edakochi

വേഷങ്ങൾ ജന്മങ്ങൾ

വേഷങ്ങൾ ജന്മങ്ങൾ വേഷം മാറാൻ നിമിഷങ്ങൾ
നാമറിയാതാടുകയാണീ ജീവിത വേഷം
കണ്ണീരിന്നൊരു വേഷം സന്തോഷം പുതുവേഷം
വിരൽ നാടകമാടുകയല്ലോ ജീവിതമാകെ
(വേഷങ്ങൾ)

ആകാശം കരയുമ്പോൾ ആഷാഡം മറയുമ്പോൾ
വസന്തങ്ങളേ ചിരിക്കുന്നുവോ
ആരോടും പറയാതെ ആരോരും അറിയാതെ
മണൽക്കാടുകൾ താണ്ടുന്നുവോ
ഇനിയാണോ പൌർണ്ണമി ഇനിയാണോ പാർവണം
രാവിരുളും കാട്ടിൽ രാമഴയുടെ നാട്ടിൽ
ആരാണിനി അഭയം നീ പറയൂ
നാമറിയാതുഴറുകയാണോ മായിക യാമം
(വേഷങ്ങൾ)

ഈ വേഷം മാറുമ്പോൾ മറു വേഷം തെളിയുമ്പോൾ
അകക്കണ്ണുകൾ തുളുമ്പുന്നുവോ
ഒരു സ്വപ്നം മായുമ്പോൾ മറു സ്വപ്നം വിടരുമ്പോൾ
ചിരിക്കുന്നുവോ നീ തേങ്ങുന്നുവോ
എവിടെ പോയ് നന്മകൾ എവിടെ പോയ് ഉണ്മകൾ
എന്താണിനി വേഷം ഏതാണിനി രംഗം
ആരാണിനി അഭയം നേർവഴിയിൽ
വിരൽ നാടകമുയരുകയാണോ ജീവിതമാകെ
(വേഷങ്ങൾ)

ചിത്രം
വേഷം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
എം.ജി.ശ്രീകുമാർ	കൈതപ്രം	ദീപക് ദേവ്

Baby Edakochi

വേൽമുരുകാ ഹരോ ഹരാ

വേൽമുരുകാ ഹരോ ഹരാ വേലായുധാ ഹരോ ഹരാ
ശൂരംപടയുടെ ചെമ്പടകൊട്ടി കോലംതുള്ളും താളം
വീരൻപടയുടെ പൊന്മുടിയേറ്റി കൊട്ടികേറും താളം
ഇതു മുള്ളങ്കൊല്ലി കുന്നിന്മേലേ കാവടിയേന്തും മേളം
ഇന്നക്കരെയുള്ളവർ ഇക്കരെ എത്തും തക്കിടി തകിലിടി മേളം
ഇതു മാമലമേലേ സൂര്യനുദിക്കും പുലരികതിരിൻ വെള്ളിത്തേര്
കാടും മലയും പുഴയും കടന്നു കേറിവരുന്നൊരു
വെള്ളിത്തേരാണേവേൽമുരുകാ ഹരോ ഹരാ ഹോ
വേലായുധാ ഹരോ ഹരാ ഹോയ് (2) [ശൂരംപടയുടെ...]
ഈ താരകാസുരനെ വടിവേലിൽ കോർക്കാനല്ലോ
തിരുവന്നൂരിൽ വടിവേലൻ വന്നു
ഈ ശൂരപദ്മന്റെ ശൗര്യമടക്കാനല്ലോ
സേനാപതിയായ് തിരുമുരുകൻ വന്നു
പടിയാറും കേറിച്ചെന്നാൽ അമ്പലമുണ്ടേ തേരും തിറയുമുണ്ടേ ഹോയ്
മുടിവെട്ടാൻ മുടിയിൽചാർത്തും മൂത്തോർക്കെല്ലാം
തെയ്യത്തിൻ ലഹരിയുണ്ടേ
വെടിവേൽമുരുകാ മുരുകാ
വേൽമുരുകാ ഹരോ ഹരാ ഹോ വേലായുധാ ഹരോ ഹരാ ഹോയ് (2)

മുനിയാണ്ടിപണ്ടാരങ്ങൾ മുറ്റത്തെത്താറായല്ലോ
അറുപട വീട് ഇതു തിരുമലമേട്
ഇനിയഗ്നിക്കാവടിയാടാൻ ഈ കനലിൽ നാഴിയൊരുക്കണ്ടേ
കുപ്പടകൂട്ടാൻ ഇനി കൊട്ടടവട്ടം
വീരാളി കോലംചുറ്റി കോമരമുണ്ടേ വാളും പരിചയുണ്ടേ
മൂക്കില നാക്കില ആരുവിളക്ക് ശീലത്തിൻ ചിലമ്പുമുണ്ടേ
തഞ്ചി കൊഞ്ചെടി കൊഞ്ചെടി കുറുമ്പീ
വേൽമുരുകാ ഹരോ ഹരാ ഹോ വേലായുധാ ഹരോ ഹരാ ഹോയ്
[ശൂരംപടയുടെ...]

ചിത്രം
നരൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ജാനകി	ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി	ദേവരാജൻ

1047

വൈക്കത്തഷ്ടമി നാളിൽ

വൈക്കത്തഷ്ടമി നാളിൽ ഞാനൊരു
വഞ്ചിക്കാരിയെ കണ്ടു..
വാകപ്പൂമരച്ചോട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ
വളകിലുക്കം കേട്ടു..
വളകിലുക്കിയ സുന്ദരിയന്നൊരു
മന്ത്രവാദിയെ കണ്ടു..
ജാലക്കാരന്റെ പീലിക്കണ്ണിൽ
നീലപ്പൂവമ്പു കണ്ടു..
നീലപ്പൂവമ്പു കണ്ടു..

(വൈക്കത്തഷ്ടമി)

ആറിനക്കരെ നീന്തിക്കേറാൻ
താറുടുത്തു ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ
സരിഗമത്തോണി തുഴഞ്ഞുവന്നവൾ
സത്യവതിയെപ്പോലെ..
വഞ്ചിയിൽ വെച്ച മായക്കാരൻ
മഹർഷിയായി തീർന്നു..
അന്നു തൊട്ടെന്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ
അഷ്ടമിക്കേളി തുടങ്ങി..
അഷ്ടമിക്കേളി തുടങ്ങി..

(വൈക്കത്തഷ്ടമി)

ചിത്രം
ഭാര്യമാർ സൂക്ഷിക്കുക

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	ജോൺസൺ

1048

വൈഡൂര്യക്കമ്മലണിഞ്ഞ്

വൈഡൂര്യക്കമ്മലണിഞ്ഞ് വെണ്ണിലാവ് രാവിൽ നെയ്യും
പൂങ്കോടിപ്പാവുടുക്കണ പൊന്മാനേ (2)
മിന്നായപ്പൂങ്കവിളിൽ മിന്നിമാഞ്ഞതെന്താണ്
കല്യാണനാളിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളോ .
ആരാരും കാണാത്ത വർണ്ണങ്ങളോ
(വൈഡൂര്യക്കമ്മലണിഞ്ഞ് .... പൊന്മാനേ)

മാമയിൽപ്പീലി ചൂടും വാൽക്കണ്ണിൽ ഇന്ന്
മയ്യെഴുതും പൊൻകിനാവുകളെന്താണ്
പാലൊളിത്തിങ്കൾ പൂക്കും നിന്നുള്ളിൽ മെല്ലെ
പൂങ്കുയിലായ് പാടിനിൽക്കുവതാരാണ്
ഇന്നോളം നല്ലാച്ചെപ്പിൻ ചിന്ദൂരം ചിന്തുന്നേ
പുഞ്ചിരിച്ചെണ്ടിന്മേൽ കൽക്കണ്ടം വിളയുന്നേ
കാർമുകിൽ മായും നാളുകളായ്
പൊന്മാനേ നിന്നേത്തേടി മാംഗല്യം വന്നല്ലോ
താലോലം തങ്കത്തേരിൽ സൗഭാഗ്യം വന്നല്ലോ
(വൈഡൂര്യ)

രാവുറങ്ങുന്ന നേരം നിന്നുള്ളിൽ
മൂളിപ്പാറിയെത്തും വെൺപിറാവുകളേതാണ്
നീ തനിച്ചാവുമ്പോൾ നിൻകാതിൽ മെല്ലെ
മുത്തുതിരും സ്നേഹമാം മൊഴിയേതാണ്
വെള്ളാരക്കുന്നുമ്മേലെ കൂടാരം കെട്ടുമ്പോൾ
ഇക്കിളിക്കുളിരുട്ടി കിന്നാരം ചൊല്ലുമ്പോൾ
കൂട്ടിനുപോരാനാരാണ്
മഞ്ചാടിക്കൊമ്പത്തെ ചിങ്കാരത്തത്തമ്മേ
മഴവില്ലിൻ കൂട്ടിൽക്കൂട്ടായ് പൂമാരൻ വന്നല്ലോ
(വൈഡൂര്യ)

ചിത്രം
ഈ പുഴയും കടന്ന്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	യൂസഫലി	ബോംബെ രവി

Babu Edakochi

വൈശാഖപൗർണ്ണമിയോ

വൈശാഖപൗർണ്ണമിയോ
നിശയുടെ ചേങ്ങിലയോ
ആരോ പാടും ശൃംഗാരപദമോ
കോകിലകൂജനമോ..

(വൈശാഖ...)

നൂറ്റൊന്നു വെറ്റിലയും
നൂറുതേച്ചിരിക്കുന്ന
മുകിൽമറക്കുടയുള്ള മൂവന്തി...
അലതുള്ളും പൂങ്കാറ്റിൽ നടനം പഠിക്കുന്ന
മനയ്ക്കലെപ്പറമ്പിലെ ചേമന്തി...

(വൈശാഖ...)

വെള്ളോട്ടുവളയിട്ട വെള്ളിലത്തളിരിന്മേൽ
ഇളവെയിൽ ചന്ദനം ചാർത്തുന്നു...
നിളയുടെ വിരിമാറിൽ തരളതരംഗങ്ങൾ
കസവണി മണിക്കച്ച ഞൊറിയുന്നു...

(വൈശാഖ...)

ചിത്രം
പരിണയം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
ശ്യാം

1050

Babu Edakochi

വൈശാഖ സന്ധ്യേ

വൈശാഖ സന്ധ്യേ നിൻ ചുണ്ടിലെന്തേ
മദന വദന കിരണ കാന്തിയോ
മോഹമേ പറയു നീ
വിണ്ണിൽ നിന്നും പാറി വന്ന ലാവണ്യമേ
വൈശാഖ സന്ധ്യേ നിൻ ചുണ്ടിലെന്തേ
മദന വദന കിരണ കാന്തിയോ

(വൈശാഖ)

ഒരു യുഗം ഞാൻ തപസ്സിരുന്നു ഒന്നു കാണുവാൻ
കഴിഞ്ഞ കാലം കൊഴിഞ്ഞ സുമം പൂത്തു വിടർന്നു (2)
മൂകമാമെൻ മനസ്സിൽ ഗാനമായ് നീയുണർന്നു (2)
ഹൃദയ മൃദുല തന്ത്രിയേന്തി ദേവാമൃതം

(വൈശാഖ)

മലരിതളിൽ മണിശലഭം വീണു മയങ്ങി
രതിനദിയിൽ ജലതരംഗം നീളെ മുഴങ്ങി (2)
നീറുമെൻ പ്രാണനിൽ നീ ആശ തൻ തേനൊഴുക്കി (2)
പുളക മുകുളമേന്തി രാഗ വൃന്ദാവനം

(വൈശാഖ)

ചിത്രം
നാടോടിക്കാറ്റ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
പ്രദീപ്, അനിൽ പനച്ചൂരാൻ	അനിൽ പനച്ചൂരാൻ	എം.ജയചന്ദ്രൻ

1051

Babu Edakochi

വ്യത്യസ്തനാമൊരു ബാർബറാം

വ്യത്യസ്തനാമൊരു ബാർബറാം ബാലനെ
സത്യത്തിലാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞീലാ
തല വടിക്കുന്നോർക്കു തലവനാം ബാലൻ
വെറുമൊരു ബാലനല്ലിവനൊരു കാലൻ
ബാലൻ ഒരു കാലൻ
മുടിമുറിശീലൻ അതി ലോലൻ
മുഖവടിവേലൻ ജനതോഴൻ
നമ്മുടെ ബാലൻ ബാലൻ ബാലൻ
പുളകം പതയ്ക്കുന്ന ക്രീമുമായെത്തി
വദനം മിനുക്കുന്ന മീശ പ്രകാശാ
ആമാശയത്തിന്റെ ആശ നിറവേറ്റാൻ
രോമാശയങ്ങൾ അറുക്കുന്ന വീരാ....
താര രാജാവിന്റെ സ്നേഹിതൻ ബാലൻ
ഈരാറ്റുപേട്ടേന്ന് വേരറ്റ ബാലൻ
ഒന്നുമേ അറിയാത്ത പാവത്തിനെ പോലെ
എല്ലാമൊളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്ന കള്ളൻ
(ബാലൻ)
കവിളിൽ തലോടുന്ന ബ്ലേഡിനെ പോലെ
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീലിൻ മനസ്സാണു ബാലൻ
കത്തിയും താടിയും ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോൾ
നിണം പൊടിക്കാത്തൊരു ക്ഷൌരപ്രവീണൻ
(ബാലൻ)

ചിത്രം
കഥ പറയുമ്പോൾ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	വയലാർ	ദേവരാജൻ

1052

ശംഖുപുഷ്പം

ശംഖുപുഷ്പം കണ്ണെഴുതുമ്പോൾ
ശകുന്തളേ നിന്നെ ഓർമ്മ വരും
ശാരദസന്ധ്യകൾ മരവുരി ഞൊറിയുമ്പോൾ
ശകുന്തളേ നിന്നെ ഓർമ്മ വരും
ശകുന്തളേ ... ശകുന്തളേ ...

(ശംഖുപുഷ്പം)

മാനത്തെ വനജ്യോത്സ്ന നനയ്ക്കുവാൻ പൌർണ്ണമി
മൺകുടം കൊണ്ടുനടക്കുമ്പോൾ
നീലക്കാർമുകിൽ കരിവണ്ടു മൂളുമ്പോൾ (2)
നിന്നെക്കുറിച്ചെനിക്കോർമ്മ വരും
ശകുന്തളേ ... ശകുന്തളേ...

(ശംഖുപുഷ്പം)

താമരയിലയിൽ അരയന്നപ്പെൺകൊടി
കാമലേഖനമെഴുതുമ്പോൾ
നീലക്കാടുകൾ മലർമെത്ത വിരിക്കുമ്പോൾ
നിന്നെക്കുറിച്ചെനിക്കോർമ്മ വരും
നിന്നെക്കുറിച്ചെനിക്കോർമ്മ വരും
ശകുന്തളേ... ശകുന്തളേ...

(ശംഖുപുഷ്പം)

ചിത്രം
ശകുന്തള

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
കണ്ണൂർ രാജൻ

1053
ശങ്കര ധ്യാന പ്രകാരം

ശങ്കരധ്യാനപ്രകാരം ഗ്രഹിയ്ക്കു നീ
തിങ്കൾ കലാഞ്ജിതം കോടീരബന്ധനം
ഗംഗാഭുജങ്കവും നെറ്റിത്തടം തന്നിൽ
അങ്കജൻമാവിനെ ചുട്ടോരു നേത്രവും

ശങ്കരധ്യാന പ്രകാരം ജപിച്ചു ഞാൻ
അമ്പലം ചുറ്റുന്ന നേരം
കൈയ്യിൽ പ്രസാദവും കണ്ണിൽ പ്രകാശവുമായ്
സുന്ദരീ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു ആദ്യമായ് കണ്ടു..
ഉം....... ഉം.......ഉം.....ഉം.....
ഓമൽ പ്രതീക്ഷകൾ ഓരോ കിനാവിനും
ഓഹരി വെയ്ക്കുന്ന പ്രായം
മാതള തേന്മലർ താരുണ്യ മൊട്ടുകൾ
മാറത്ത് ക്ലമ്പുന്ന കാലം
ആവണി പൂന്തിങ്കളോമനിച്ചോ നിന്നെ
ആതിര പൂന്തെന്നലുമ്മവെച്ചോ
സരിഗമ ഗമഗരി സരിഗമ ഗമഗരി
സരിഗമ ഗമഗരി സ സ സ സ
മധനിസ നിസനിധ മധനിസ നിസനിധ
മധനിസ നിസനിധ മ മ മ മ
സരിഗമ ഗമഗരി സരിഗമ ഗമഗരി
സരിഗമ ഗമഗരി സ
മധനിസ നിസനിധ മധനിസ നിസനിധ
മധനിസ നിസനിധ മ
കണ്മണി കണ്മണി എന്ന നൂറായിരം
കൽഹാരപുഷ്പങ്ങൾ കോർത്തു
ആരോമലേ നിനക്കേകുവാൻ ഞാനെത്ര
പ്രേമോപഹാരങ്ങൾ തീർത്തു
പൂർണ്ണിമേ നിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും
നിന്റെ പൂമേനിയിന്നു ഞാൻ ശയ്യയാക്കും

ചിത്രം
ഹൃദയാഞ്ജലി

1054

ശരദിന്ദു മലർദീപ നാളം

ശരദിന്ദു മലർദീപ നാളം നീട്ടി
സുരഭിലയാമങ്ങൾ ശ്രുതി മീട്ടി..(2)
ഇതു വരെ കാണാത്ത കരയിലേക്കോ..
ഇനിയൊരു ജന്മത്തിൻ കടവിലേക്കോ..
മധുരമായ് പാടി വിളിക്കുന്നു..
ആരോ മധുരമായ് പാടി വിളിക്കുന്നു..
(ശരദിന്ദു)
അറിയാത്തൊരിടയന്റെ വേണുഗാനം
അകലേ നിന്നെത്തുന്ന വേണുഗാനം..
ഹൃദയം കൊതിച്ചു കൊതിച്ചിരിക്കും
പ്രണയ സന്ദേശം പകർന്നു പോകെ..
ഹരിനീല കംബളച്ചുരുൾ നിവർത്തി
വരവേൽക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളാരോ
വരവേൽക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളാരോ
ശരദിന്ദു മലർദീപ നാളം നീട്ടി
സുരഭിലയാമങ്ങൾ ശ്രുതി മീട്ടി..
(ശരദിന്ദു)
ഇനിയും പകൽക്കിളി പാടിയെത്തും
ഇനിയും ത്രിസന്ധ്യ പൂ ചൂടി നിൽക്കും
ഇനിയുമി നമ്മൾ നടന്നു പാടും
വഴിയിൽ വസന്ത മലർകിളികൾ
കുരവയും പാട്ടുമായ് കൂടെയെത്തും
ചിറകാർന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളാരോ
ചിറകാർന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളാരോ
(ശരദിന്ദു)

ചിത്രം
ഉൾക്കടൽ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ജാനകി	രമേശൻ നായർ	രവീന്ദ്രൻ

ശരപ്പൊളിമാല ചാർത്തി

ശരപ്പൊളിമാല ചാർത്തി ശരദിന്ദുദീപം നീട്ടി
കുറിഞ്ഞികൾ പൂത്ത രാവിൽ
ഏതു രാഗം നിന്നെത്തേടുന്നു
(ശരപ്പൊളി)

ഇതളറിയാതെ മധുമാസം അകലേ
പൂമണമോ കാറ്റിനു വെറുതെ
സ്വരമുണരാതെ ഒരു ഗാനം അരികെ
കൈവളയുടെ കളിചിരി വെറുതെ
ദാഹജലം തേടി നീ വരും കാനകങ്ങളിൽ
തീയെരിഞ്ഞ ജീവനൊമ്പരം വീണുറങ്ങിയോ
വരമംഗളമരുളും നിറമുകിലിൻ
കനിവൊഴുകാത്തൊരു വൈശാഖംപോലെ
(ശരപ്പൊളി)

ഉയിരിനുപോലും ശ്രുതിയാമെൻ അഴകേ
നീയിനിയൊരു താളം പകരൂ
ചിറകിനു താഴെ തണലേകും കുളിരേ
ജീവനിൽ മധുമഴയായ് നിറയൂ
ഏതു ജന്മപുണ്യമിന്നു നിൻ ദേവസാന്ത്വനം
സ്നേഹമന്ത്രമായുണർന്നതീ മൂകവീണയിൽ
മിഴിയിൽ പുലരൊളിയായ് നിറകുടമായ്
പദമാടിവരും സംഗീതംപോലെ
(ശരപ്പൊളി)

ചിത്രം
ഏപ്രിൽ 19

Babu Edakochi

ശരറാന്തൽ പൊന്നും പൂവും

ശരറാന്തൽ പൊന്നും പൂവും വാരിത്തൂവും
ഒരു രാവിൽ വന്നൂ നീയെൻ വാർതിങ്കളായ്
നിറവാർന്നൊരുൾപ്പൂവിന്റെ
ഇതൾ തോറും നർത്തനമാട്ടും തെന്നലായ്
വെണ്ണിലാവായ്

(ശരറാന്തൽ)

ഏതോ മൺവീണ തേടീ നിൻ രാഗം
താരകങ്ങളേ നിങ്ങൾ സാക്ഷിയായി
ഒരു മുത്ത് ചാർത്തീ ഞാൻ എന്നാത്മാവിൽ

(ശരറാന്തൽ)

പാടീ രാപ്പാടീ കാട്ടും പൂ ചൂടീ
ചൈത്രകംബളം നീർത്തീ മുന്നിലായ്
എതിരേല്പൂ നിന്നെ ഞാൻ എന്നാത്മാവിൽ

(ശരറാന്തൽ)

ചിത്രം
തുടർക്കഥ

Babu Edakochi

ശരറാന്തൽ തിരിതാണു

ശരറാന്തൽ തിരിതാണു മുകിലിൻകുടിലിൽ
മൂവന്തിപ്പെണ്ണുറങ്ങാൻ കിടന്നു (2)

മകരമാസക്കുളിരിൽ അവളുടെ നിറഞ്ഞമാറിൻ ചൂടിൽ
മയങ്ങുവാനൊരു മോഹം മാത്രം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു (2)
വരികില്ലേ നീ...
അലയുടെ കൈകൾ കരുതും
തരിവളയണിയാൻ വരുകില്ലേ (2)

(ശരറാന്തൽ)

അലർവിടർന്ന മടിയിൽ അവളുടെ
അഴിഞ്ഞവാർമുടിച്ചുരുളിൽ
ഒളിക്കുവാനൊരു തോന്നൽ
രാവിൽ കിളിർത്തു നിൽക്കുന്നു (2)
കേൾക്കില്ലേ നീ........
കരയുടെ നെഞ്ചിൽ പടരും തിരയുടെ
ഗാനം കേൾക്കില്ലേ (2)

(ശരറാന്തൽ)

ചിത്രം
കായലും കയറും

പാടിയത്
ശ്രേയ ഘോഷാൽ, സുധീപ് കുമാർ

രചന
ഓ.എൻ.വി

സംഗീതം
എം.ജയചന്ദ്രൻ

1058

ശലഭമായ് ഉയരുവാൻ

പറയാൻ കൊതിച്ചൊരെന്റെ വാക്കിൽ നീ
നകരാൻ കൊതിച്ച തേൻ തുളിമ്പിയോ
പറയുമരിയമൊഴികൾ പ്രണയമധുരമായ്
ശലഭമായ് ഉയരുവാൻ മലരിനും മോഹമായ്
ഇതളുകൾ ചിറകുപോൽ വിരിയുവാനോ
ഹൃദയമാശകൊൾകയായ്
ശലഭമായ് ഉയരുവാൻ മലരിനും മോഹമായ്

ആർദ്രമായ് മധുരനൊമ്പരം
എന്റെ കാതിൽ നിൻ സ്നേഹമർമ്മരം
നിൽപ്പൂ ഞാൻ ഹൃദയദാഹമായ്
എന്റെ കുമ്പിളിൽ തീർത്ഥമായ് വരൂ
പരിണയത്തിനീ പ്രകൃതി പന്തലായ്
കടൽക്കിളീ പറന്നു വാ തരംഗതാളമൊത്തു പാടിവാ..
അലസമായ് അലയുമീ ശലഭമായ് ഉയരുവാൻ
മലരിനും മോഹമായ്
ആ ... മാലതീ മുകുളമാലയായി
നിന്റെ മാറിലെ രോമഹർഷമായ്
മാറുമീ നിമിഷശോഭയെൻ
വാഴ്വിലാകവേ കാത്തിരുന്നു ഞാൻ
തരുണമാനസം മധു പകർന്നിടാൻ
കൊതിക്കയായ് വിളിക്കയായ്
നിലാവുപൂക്കുമീ വയൽക്കരെ
അരുമയായ് മുരളുമീ ശലഭമായ് ഉയരുവാൻ
മലരിനും മോഹമായ്
ഇതളുകൾ ചിറകുപോൽ വിരിയുവാനോ
ഹൃദയമാശകൊൾകയായ്

ചിത്രം
കളിമണ്ണ്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	എം.ഡി.രാജേന്ദ്രൻ	കീരവാണി

ശശികല ചാർത്തിയ

ശശികല ചാർത്തിയ ദീപാവലയം
നം തനനം തനനം തനനം നം നം
നിശയുടെ കാർത്തിക വർണ്ണാഭരണം
നം തനനം തനം തനനം നം നം
കള നൂപുര ശിഞ്ജിത രഞ്ജിത മേളം തനനനന തനനം
തൊഴ കൈത്തിരി നെയ്ത്തിരി വിടരും യാമം
തനന നന തനനം
വരമരുളും പൊരുളുമുയിരുമുണരും ദേവീ
തനനം തനനം നം നം നം നം
തം തനനം തനാനന തം തനനം..(2)
വര ലക്ഷ്മി കോലം വരയുന്ന നേരം
തളിരിളം ചുണ്ടിൽ ഉയരുന്ന മന്ത്രം
കാർത്തിക രാവിൻ കന്മദ ഗന്ധം
ചാർത്തീ ദേവിയെ നാമൊരുക്കി
താരണി താഴ്‌വര ചിരി ളുകി തഴുകി ഒഴുകീ ഇളം തെന്നൽ
പഞ്ചമ രാഗം സഞ്ചിത താളം
നിൻ കാൽചിലങ്കകൾ നാദ വീചികൾ
ഉരു ഉരെ കില്ല കിലെ ചില്ല ചിലെ ദേവീ
(തം തനനനം...)
കൽ മണ്ഡപങ്ങളിൽ കളഭാഭിഷേകം
കളിമൺ ചെരാതിൽ കനകാഭിഷേകം
കാഞ്ചന രൂപം ദേവീ പ്രസാദം
കൈവല്യമേകുന്നൊരീ നേരം
ദർശന പുണ്യം പദമാടീ ലക്ഷ്മീ ഭാവം നടമാടീ
ചഞ്ചല പാദം മഞ്ജുള നാദം മണിവർണ്ണ കൊലുസുകൾ
രാഗ രാജികൾ ഉരു ഉരെ കില്ലകിലെ
ചില്ല ചിലെ ദേവീ
(തം തനാനനം..)

ചിത്രം
ദേവരാഗം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
എസ്.പി.വെങ്കിടേഷ്

1060

ശാന്തമീ രാത്രിയിൽ

ലാലാലാലാലാ ലാലാലാലാല ഓഹൊ ലാലലാ
ശാന്തമീ രാത്രിയിൽ വാദ്യഘോഷാദികൾ
കൊണ്ടു വാ ഓഹൊ കൊണ്ടു വാ
കൊമ്പെട് ജും തജുംതജുംതജും തജുംതജും
കുറുംകുഴൽ കൊട് ജും തജുംതജുംതജുംത ജും ജുംജും
തപ്പെട് ജും തജുംതജുംതജും തജുംതജും
തകിൽ പുറം കൊട് ജും തജുംതജുംതജും തജുംതജും
നഗരതീരങ്ങളിൽ ലഹരിയിൽ കുതിരവെ
(ശാന്തമീ....)

ആകാശക്കുടാരക്കീഴിൽ നിലാവിന്റെ
പാൽക്കിണ്ണം നീട്ടുന്നതാര്
തീരാതിരക്കയ്യിൽ കാണാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ
രത്നങ്ങളാക്കുന്നതാര് (ആകാശക്കുടാര..)
കാതോരം പാടാൻ വാ പാഴ് പൂരം കാണാൻ വാ (2)
ജും തജുംതജുംതജും തജുംതജും ജും
ജും തജുംതജുംതജും തജുംതജും ജും ജും
(ശാന്തമീ...)

നക്ഷത്ര പൊൻനാണ്യച്ചെപ്പിൽ കിനാവിന്റെ
ഈറ്റം നിറക്കുന്നതാര്
കാണാപ്പുറം കടന്നെത്തുന്ന കാറ്റിന്റെ
കണ്ണീരിൽ മുത്തുന്നതാര് (നക്ഷത്ര..)
കാതോരം പാടാൻ വാ പാഴ് പൂരം കാണാൻ വാ (2)
ജും തജുംതജുംതജും തജുംതജും ജും
ജും തജുംതജുംതജും തജുംതജും തജും ജും
(ശാന്തമീ...)

ചിത്രം
ജോണിവാക്കർ

പാടിയത്
ശ്രീകുമാർ, സുജാത

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
രഘുകുമാർ

1061

ശാന്തിമന്ത്രം തെളിയും

ഓം ഓം
ശാന്തിമന്ത്രം തെളിയും ഉപനയനം പോലെ (2)
എന്തിനെന്നെ ഗായത്രിയായി വന്നുണർത്തി
ജീവസോപാനം തൊട്ടുണർത്തി (2)
പ്രഭാതമേ...
ഓം നമസ്തേ രുദ്രമണ്യാവ ഉതോത ഇഷവേ നമഃ (2)
ഓം നമസ്തേ അസ്തു ധന്വനേ ബഹുഭ്യാമുതതേ നമഃ (2)
അ..ആ..ആ.ആ.ആ..ആ.

പരദൈവം മരുവുന്ന കാവിൽ
നിറദീപം ഇടറുന്ന നേരം (2)
കാലങ്ങൾ തൻ ഹോമകുണ്ഡങ്ങളിൽ
നിമിഷം ചമതയായ് എരിയുന്ന നേരം
എന്തിനെന്നെ ഗായത്രിയായ് വന്നുണർത്തീ
ജീവ സോപാനം തൊട്ടുണർത്തി (ശാന്തിമന്ത്രം...)
ആഹാ ഹ ആ..ആഹാഹാ.ആ..

നവധാന്യം നിറനാഴിയേന്തും
ദൂരെ വിദൂരതയിങ്കൽ (2)
ശാപങ്ങളിൽ കർമ്മ ബന്ധങ്ങളിൽ
മോഹം പട്ടുതിരിയെരിയുന്ന നാളിൽ
എന്തിനെന്നെ ഗായത്രിയായ് വന്നുണർത്തീ
സാമസോപാനം തൊട്ടുണർത്തി പ്രദോഷമേ..
ഓം പ്രാണായ സ്വാഹ
ഓം അപാനായാ സ്വാഹ
ഓം ധ്യാനായ സ്വാഹ ഓം വിധാനായ സ്വാഹ
ഓം സമാനായ സ്വാഹ

ചിത്രം
ആര്യൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	ഓ.എൻ.വി	വിശാൽ ഭരധ്വാജ്

1062

ശാരദേന്ദു നെയ്തു നെയ്തു

ശാരദേന്ദു നെയ്തു നെയ്തു നെയ്തു നിവർത്തി
ശാരദേന്ദു നെയ്തു നെയ്തു നെയ്തു നിവർത്തി
നീല രാവിലീ നിലാവിൻ ചിത്രകമ്പളം
താരക പൂമ്പൊട്ടു കുത്തിയ രത്നകമ്പളം
ആരെയാരെയാരെ വരവേൽക്കുവാൻ
ആരെയാരെയാരെ വരവേൽക്കുവാൻ
കൊക്കുരുമ്മി കുറുകിയ വെൺ പ്രാവുകൾ മയങ്ങീ
അത്തറിൻ സുഗന്ധമേകി തെന്നൽ മടങ്ങീ
കൊക്കുരുമ്മി കുറുകിയ വെൺ പ്രാവുകൾ മയങ്ങീ
അത്തറിൻ സുഗന്ധമേകി തെന്നൽ മടങ്ങീ
ചിത്ര വർണ്ണ നൂലിഴകൾ
കോർത്തു കോർത്ത് നെയ്തിടാം
പുത്തനൊരു ജീവിതമാം കമ്പളം
ആരെയാരെയാരെ വരവേൽക്കുവാൻ
ആരെയാരെയാരെ വരവേൽക്കുവാൻ
മുത്തമിട്ടു തെരു തെരെ ചുടു കാറ്റു പുണർന്നു
പൊൻ പുളക പൊന്നലകൾ മണ്ണിൽ വിരിഞ്ഞു
നിദ്രയറ്റ രാവുകളിൽ സ്വപ്ന മരുപ്പച്ചയായ്
എത്രയെത്ര നെയ്തു സ്നേഹ കമ്പളം
ആരെയാരെയാരെ വരവേൽക്കുവാൻ
ആരെയാരെയാരെ വരവേൽക്കുവാൻ
ശാരദേന്ദു നെയ്തു നെയ്തു നെയ്തു നിവർത്തി
നീല രാവിലീ നിലാവിൻ ചിത്ര കമ്പളം
താരക പൂമ്പൊട്ടു കുത്തിയ രത്ന കമ്പളം
ആരെയാരെയാരെ വരവേൽക്കുവാൻ
ആരെയാരെയാരെ വരവേൽക്കുവാൻ

ചിത്രം
ദയ

പാടിയത്
വേണുഗോപാൽ

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ഇളയരാജ

1063

ശാരദേന്ദു പാടി

ഒരു നാളും കേൾക്കാത്ത സംഗീതം
ഇന്നൊരു നാളും കാണാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ
പൂനിലാ മൊഴികളായ് രാത്രി തൻ കവിതയായ്
പാടുന്ന പാടുന്ന പൂന്തിങ്കൾ
ആ..ആ.ആ പാടുന്ന പാടുന്ന പൂന്തിങ്കൾ

ശാരദേന്ദു പാടി നാളെ നല്ല നാളെ ഓമലേ
സാമഗാനമോതി സാന്ത്വനങ്ങൾ പോലെ ഓമലേ
സ്നേഹശാരികേ എങ്ങു നിൻ മുഖം
സ്വപ്നദൂതികേ ഇനി എന്നു കാണുമോ
നാളെയീ ലോകമെൻ കൈകളിൽ (ശാരദേന്ദു...)

ഒരു മാത്ര കാണുവാൻ വന്നതാണു ഞാൻ
വിളി ഒന്നു കേൾക്കുവാൻ നിന്നതാണു ഞാൻ (2)
തേങ്ങുമെൻ തെന്നലേ നീയുറങ്ങിയോ
താരിളം തിരികളേ കേണുറങ്ങിയോ
ഈ ശ്യാമ രാവു നാളെ പുലരിയായ് വരും
നാളെ ഈ ചില്ലകൾ പൂവിടും (ശാരദേന്ദു...)

മായാമരാളമായി നീ വരൂ പ്രിയേ
ചേതോഹരാംഗിയായ് ദേവീ നീ വരൂ (2)
നാളെ നിൻ അരികിലെൻ കുഞ്ഞുണർന്നിടും
കുഞ്ഞിളം മൊഴികളിൽ തേൻ ചുരന്നിടും
നാം കണ്ട പൊൻകിനാക്കൾ കളിരുമായ് വരും
നാളെ ഈ ലോകമെൻ കൈകളിൽ
(ശാരദേന്ദു...)

ചിത്രം
കളിയൂഞ്ഞാൽ

Babu Edakochi

ശാരദാംബരം...

ശാരദാംബരം ചാരുചന്ദ്രികാ ധാരയിൽ മുഴുകീടവേ...
ശാരദാംബരം ചാരുചന്ദ്രികാ ധാരയിൽ മുഴുകീടവേ...
പ്രാണനായകാ... പ്രാണനായകാ...,
ഓ... പ്രാണനായകാ...താവകാഗമ
പ്രാർത്ഥിനിയായിരിപ്പൂ ഞാൻ...
ശാരദാംബരം ചാരുചന്ദ്രികാധാരയിൽ മുഴുകീടവേ...
ശാരദാംബരം ചാരുചന്ദ്രികാധാരയിൽ മുഴുകീടവേ...
എൻ മണിയറയ്ക്കുള്ളിലുള്ളൊരീ നിർമ്മലരാഗസൗരഭം...
എൻ മണിയറയ്ക്കുള്ളിലുള്ളൊരീ നിർമ്മലരാഗസൗരഭം
ഇങ്ങുനിന്നുപോം മന്ദവായുവും അങ്ങു നിന്നരുളീലെന്നോ..
ശാരദാംബരം... ഓ..
ശാരദാംബരം ചാരുചന്ദ്രികാ ധാരയിൽ മുഴുകീടവേ...
ഇന്നു രാത്രിയിലെങ്കിലും ഭവാൻ വന്നിടുമെന്നൊരാശയാൽ
ഇന്നു രാത്രിയിലെങ്കിലും ഭവാൻ വന്നിടുമെന്നൊരാശയാൽ
ഉൾപ്പുളകമാർന്നതൃദാരമീ പുഷ്പതൽപമൊരുക്കി ഞാൻ...
ശാരദാംബരം ചാരുചന്ദ്രികാ ധാരയിൽ മുഴുകീടവേ...
ശാരദാംബരം ചാരുചന്ദ്രികാ ധാരയിൽ മുഴുകീടവേ...
പ്രാണനായകാ...താവകാഗമ പ്രാർത്ഥിനിയായിരിപ്പൂ ഞാൻ...
ശാരദാംബരം ചാരുചന്ദ്രികാധാരയിൽ മുഴുകീടവേ...

ചിത്രം
എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
ഓ.എൻ.വി

സംഗീതം
സലിൽ ചൗധരി

Babu Edakochi

ശാരികേ എൻ ശാരികേ

ശാരികേ എൻ ശാരികേ
മാതളപ്പൂപോലൊരു മാനസം ഞാനിന്നു കണ്ടൂ
ആരും കാണാതപ്പൂ ചൂടി ഞാനൊന്നു പാടി
ശാരികേ എൻ ശാരികേ...

ഞാനൊരു ഗാനമായി
വീണപാട്ടുമീണമായി
സ്നേഹമാകും പൂവു ചൂടി
ദേവതയായി ശാരികേ...എൻ ശാരികേ

ഇന്നെന്റെ കിളിവാതിലിൽ പാടി നീ
വിടരാൻ വിതുമ്പുമേതോ പൂവിൻ ഗാനം
ഏഴിലം പാല പൂത്തു കതിരോല കാറ്റിലാടി
പീലി നീർത്തി കേളിയാടൂ നീലരാവേ
ശാരികേ....

ചിത്രം
സ്വപ്നം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
മധു ആലപ്പുഴ

സംഗീതം
ആലപ്പി രംഗനാഥ്

1066

ശാലീന സൗന്ദര്യമേ

ശാലീന സൗന്ദര്യമേ ശാലീന സൗന്ദര്യമേ
കരളിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുമേ മായാതെ
കറയറ്റ ചാരുത എന്നുമെന്നും
ആ ശാലീന സൌന്ദര്യമേ..

കറുകവരമ്പിട്ട വയലിന്റെ നടുവില്
കുളിരു മുളച്ച മാടങ്ങളുണ്ട് (2)
പുഴ നീന്തി പൂങ്കുന്നു ചുറ്റുന്ന കാറ്റിന്റെ
കരതാരിൽ കസ്തൂരിഗന്ധമുണ്ട് (2)
കരളിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുമോ മായാതെ
കറയറ്റ ചാരുത എന്നുമെന്നും
ആ ശാലീന സൌന്ദര്യമേ..

പുലരി തൻ വെണ്മകൾ കൈ നീട്ടി വാങ്ങിയ
പരിശുദ്ധി തുകുന്ന പള്ളി തന്നിൽ
പഴമതൻ ശുദ്ധിയും ശക്തിയും പേറുന്ന
പരദേവത തന്റെ കാവിനുള്ളിൽ..
തൊഴുതു നിന്നീടും പ്രശാന്ത മുഖങ്ങൾ തൻ
തുടിയിടും തുമയെഴും മനസ്സും (2)

മഴയത്തു മടവീണ നീരൊഴുകുമ്പോൾ
വരമ്പത്തിരുന്നു മതി മറന്നു (2)
ഒളിപോലെ പായുന്ന കുറുവാ പരലിനെ
തുണികൊണ്ടു കോരും കിടാങ്ങളേയും
കരളിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുമോ
മായാതെ കറയറ്റ ചാരുത എന്നുമെന്നും
ആ ശാലീന സൌന്ദര്യമേ..

ചിത്രം
ആരാന്റെ മുല്ല കൊച്ചുമുല്ല

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
കൈതപ്രം

1067

ശിലയായ് പിറവിയുണ്ടെങ്കിൽ

ശിലയായ് പിറവിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ
ശിവരൂപമായേനേ ആ...ആ...(2)
ഇലയായ് പിറവിയുണ്ടെങ്കിൽ
കൂവളത്തിലയായ് തളിർക്കും ഞാൻ

(ശിലയായ്..)

കലയായ് പിറന്നുവെങ്കിൽ ശിവമൗലി
ചന്ദ്രബിംബമായേനേ (2)
ചിലമ്പായ് ചിലമ്പുമെങ്കിൽ
തിരുനാഗക്കാൽത്തളയാകും ഞാൻ
പനിനീർത്തുള്ളിയായെങ്കിൽ
തൃപ്പാദ പുണ്യാഹമായേനേ

(ശിലയായ്..)

അക്ഷരപ്പിറവിയുണ്ടെങ്കിലോ ശ്രീരുദ്ര
മന്ത്രാക്ഷരമാകും ഞാൻ
ഭഗാജന്മമെങ്കിലോ നന്ദികേശ്വരനായ്
താണ്ഡവതാളം മുഴക്കും
പുണ്യാഗ്നി നാളമാണെങ്കിൽ
അവിടുത്തെ ആരതിയായ് മാറും

(ശിലയായ്..)

ചിത്രം
തട്ടകം

പാടിയത്
ഫഹദ് മുഹമ്മദ്, സുജാത

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ദീപക് ദേവ്

1068

ശിലയിൽ നിന്നും

ശിലയിൽ നിന്നും ഉണരു നീ
എന്റെ ഗന്ധർവ്വനായ് വരു നീ
പുഴയിൽ നിന്നും മലർവനിയിലും
തണുത്തലിയുന്നിതാ രജനി
നിന്നെ അറിയാൻ നിന്നോടലിയാൻ
തിരയായ് അലയും കടൽ ഞാൻ
ഹിമശില നീ തപശില നീ
തമസ്സിൽ നിന്നും ഉണരുമോ
ഹിമശില നീ തപശില നീ
തമസ്സിൽ നിന്നും ഉണരുമോ
ശിലയിൽ നിന്നും ഉണരു നീ

കൊതിക്കും പാതിര രാവിൽ മദിക്കും പൗർണ്ണമിയായ് ഞാൻ
നിൽപ്പൂ നിന്നെ കാണാൻ
നമുക്കായ് താഴംപൂക്കൾ വിരിച്ചു നീരാളങ്ങൾ ദൂരേ പാടീ മൈന
കരളലിയും കഥകളിലെ നായകനായ് നീയവിടെ
ചിറകുണരാക്കിളിയിണയായ് സ്വയമുരുകും ഞാനിവിടെ
(ശിലയിൽ)
തുറക്കു ജാലകവാതിൽ
മയക്കും മാനസ വാതിൽ എന്തേ ഇനിയും മൌനം
വിളിച്ചു മന്മഥ മന്ത്രം ഉടിച്ചു മാദകയാമം
എന്തേ താമസമെന്തേ..
ഈ നിമിഷം പ്രിയനിമിഷം
അലഞൊറിയും സ്വരനിമിഷം
പൂമഴയിൽ പുളകവുമായ്
മനമലിയും പൊൻനിമിഷം (ശിലയിൽ)
ഹം..ല ല ല ല ല
തമസ്സിൽ നിന്നും ഉണരുമോ (ശിലയിൽ)

ചിത്രം
ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ

പാടിയത്
ചിത്ര, ഗായത്രി

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ഇളയരാജ

1069

ശിവകര ഡമരുകലയമായ്

ശിവകര ഡമരുകലയമായ് നാദം
നാദ്ദദന ധിരനന ധിര ധീംതനാ-നാദ്ദദന ധിരനന ധിര ധീംതനാ
ശിവകര ഡമരുകലയമായ് നാദം ഋതുപദഗതിയുടെ നടയായ് താളം
സാഗരചലനം ആ... പ്രകൃതിയിലനഘലജതികളായ്....ആ....
വനലതയിളകും ലയഗതി പവനനടകളായ്
സ്വരകലിക ചടുലമൊഴുകമമൃതഗംഗേ
ശിവകര ഡമരുകലയമായ് നാദം ഋതുപദഗതിയുടെ നടയായ് താളം
നാദ്ദദന ധിരനന ധിര ധീംതനാ നാദ്ദദന ധിരനന ധിര ധീംതനാ
നാനാനാ നാനനാ നാനനാ നാനനാന നാനനാ നാനനാ
നാനനാന നാനനാ നാനനാ നാനനാന നാനനാ നാനനാ നാനനാനനാ
ബഹുവിധ മേളം ബഹുതര നാദം അറിയാൻ കരളിൽ ഒരു താളം
ബഹുവിധ വർണ്ണം ബഹുതര ഭാവം മിഴിയിൽ പതിയാൻ ഒരു കിരണം
പനിമതി മുഖപടമാഭരണം കരളിലെ കദനവും കാവ്യമയം
തകധിമി തകധിമി ധീംതതോം ധിമിതക ധിമിതക ധാംതതോം
നവ നവയുഗനടകളിലൊഴുക തരികിട തരികിട തോം
സ്വര ഹിമജലതരളിതഗംഗേ തരികിട തരികിട തോം
നാന നാദ്ദദിദ്ദ നാദ്ദദിദ്ദ നാദ്ദധിന ധാം ധീം തോം
ശിവകര ഡമരുകലയമായ് നാദം ഋതുപദഗതിയുടെ നടയായ് താളം
ധാധാ ധധികിട താ - ധധികിട താ.......
ധാധാ ധധികിട താ - ധധികിട ധധികിട താ.......
നവരസജന്യം ലയവിന്യാസം പദമായ് കലയായ് വിടരുന്നു
ഋതുപരിണാമം മരതകഭൂവിൻ വരമായ് കനവായ് നിറയുന്നു
തളിരിതൾ നീർത്തുന്ന താരുണ്യം അകമലർ തേൻകണമായ് കാരുണ്യം
തകധിമി തകധിമി ധീംതതോം ധിമിതക ധിമിതക ധാംതതോം
ദ്രുതത്രിപുടയിൽ ദുന്ദുഭി നാദം തരികിട തരികിട തോം
ധ്രുവനടകളിൽ നന്ദിമൃദംഗം തരികിട തരികിട തോം
നാന നാദ്ദദിദ്ദ നാദ്ദദിദ്ദ നാദ്ദധിന ധാം ധീം തോം
നാദ്ദദന ധിരനന ധിര ധീംതനാ നാദ്ദദന ധിരനന ധിര ധീംതനാ
ശിവകര ഡമരുകലയമായ് നാദം ഋതുപദഗതിയുടെ നടയായ് താളം
സാഗരചലനം ആ...പ്രകൃതിയിലനഘലജതികളായ്....ആ.
വനലതയിളകും ലയഗതി പവനനടകളായ്
സ്വരകലിക ചടുലമൊഴുകമമൃതഗംഗേ
ശിവകര ഡമരുകലയമായ് നാദം
ഋതുപദഗതിയുടെ നടയായ് താളം
നാദ്ദദന ധിരനന ധിര ധീംതനാ
നാദ്ദദന ധിരനന ധിര ധീംതനാ

ചിത്രം
കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ചിത്ര

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
മോഹൻ സിത്താര

1070

ശിവദം ശിവനാമം

ശിവദം ശിവനാമം ശ്രീപാർവ്വതീശ്വരനാമം (2)
ശുഭദം ശിവചരിതം പാപഹരം
നന്ദിമൃദംഗനിനാദതരംഗിത കൈലാസേശ്വരനാമം
ശിവദം ശിവനാമം ശ്രീപാർവ്വതീശ്വരനാമം (2)
സഫലമീ ജീവിതം പ്രേമപൂർണ്ണം
പാർവ്വതീലോല നിൻ കരുണയാലേ (2)
തിരുജടയ്ക്കുള്ളിലിളകിയുണരുന്ന
ലോകധാത്രിയാം ശിവഗംഗ
ലയമുണർത്തുന്ന സ്വരമുയർത്തുന്ന
തുടിയ്ക്കുമുഷസ്സിൽ നഭസ്സിലുയർന്ന
മൃഗമദതിലകിത സുരജനമഖിലം
ശിവദമമൃതനടന ധിരന തില്ലാനാ ആ ആ
ശിവദം ശിവനാമം ശ്രീപാർവ്വതീശ്വരനാമം (2)
സഫലമായ് ജീവിതം രാഗലോലം ആ ആ ആ
സഫലമായ് ജീവിതം രാഗലോലം
കാവ്യകല്ലോലിനീ തീരഭൂവിൽ
ഹൃദയമുന്മാദലഹരി നുകരുന്ന തരളമുയരുന്ന തില്ലാനാ
പ്രണയകല്ലോലമിളകി മറയുന്ന
വസന്ത സുഗന്ധ തരംഗ രജനിയിൽ
കവിതകളൊഴുകും മദഭരനിമികളിൽ
ശിവദമമൃതനടന ധിരന തില്ലാനാ ആ ആ ആ ആ ആ
ശിവദം ശിവനാമം ശ്രീപാർവ്വതീശ്വരനാമം (2)
ശുഭദം ശിവചരിതം പാപഹരം
നന്ദിമൃദംഗനിനാദതരംഗിത കൈലാസേശ്വരനാമം
ശിവദം ശിവനാമം ശ്രീപാർവ്വതീശ്വരനാമം(2)
ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ

ചിത്രം
മഴവില്ല്

1071

ശിവശൈലശൃംഗമാം

ശിവശൈലശൃംഗമാം തിരുവരങ്ങിൽ
സത്യശിവസുന്ദരങ്ങൾതൻ അങ്കണത്തിൽ
നിത്യമംഗലയാം ദേവീ നൃത്തമാടൂ, നിന്റെ
പൊൻച്ചിലമ്പിൽ
ഞാനിന്നൊരു മുത്തായെങ്കിൽ
(ശിവശൈല...)
കോതിവച്ച ചുരുൾമുടിയിൽ

സൂര്യചന്ദ്രമണികൾ ചൂടി
കോമളത്താമരമിഴികൾ ചിമ്മി
ഒരു കുടന്ന നിലാവുപോലാം
പുഞ്ചിരി ളുകി....
കരപുടങ്ങൾ കൂപ്പി നിൽക്കും ലാവണ്യം
നീ - ലാസ്യലാവണ്യം നീ
(ശിവശൈല...)
മാരിമഞ്ഞും കുളിരു പെയ്തു

വേനൽ വന്നു കനൽ ചൊരിഞ്ഞു
മാരനും മാമ്പൂവിൻ ശരങ്ങളെയ്തു
ഒരു വസന്തവിലാസമായ് നിൻ
ദേവസന്നിധിയിൽ...
ഹൃദയതാലം നീട്ടി നിൽക്കും
ദേവത നീ - പ്രേമദേവത നീ
(ശിവശൈല...)

ചിത്രം
കിലുകിലുക്കം

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ, ചിത്ര

രചന
എം.ഡി.രാജേന്ദ്രൻ

സംഗീതം
കീരവാണി

1072

ശിശിരകാല മേഘ മിഥുന

ശിശിരകാല മേഘ മിഥുന രതിപരാഗമൊ
അതോ ദേവരാഗമോ
കുളിരിൽ മുങ്ങുമാത്മ ദാഹ മൃദു വികാരമോ
അതോ ദേവരാഗമോ
ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ശൈത്യ നീലിമ
സ്പന്ദനങ്ങളിൽ രാസ ചാരുത
മൂടൽ മഞ്ഞല നീർത്തി ശയ്യകൾ
ദേവദാരുവിൽ വിരിഞ്ഞു മോഹനങ്ങൾ

(ശിശിരകാല..)

ആദ്യ രോമഹർഷവും അംഗുലീയ പുഷ്പവും
അനുഭൂതി പകരുന്ന നിമിഷം
ആ ദിവാസ്വപ്നവും ആനന്ദ ബാഷ്പവും കതിരിടും ഹൃദയങ്ങളിൽ
മദന ഗാന പല്ലവി ഹൃദയ ജീവ രഞ്ജിനി
ഇതളിടുമീ നിമിഷങ്ങൾ ധന്യം ധന്യം

(ശിശിര..)

ലോല ലോല പാണിയാം കാലകനക തൂലിക
എഴുതുന്നൊരീ പ്രേമ കാവ്യം
ഈ നിശാ ലഹരിയും താരാഗണങ്ങളും
അലിയുമീ ഹൃദയങ്ങളിൽ
ലയന രാഗ വാഹിനീ തരള താള കാമിനീ
തഴുകിടുമീ നിമിഷങ്ങൾ ധന്യം ധന്യം

(ശിശിര...)

ചിത്രം
ദേവരാഗം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

1073

Babu Edakochi

ശീവേലി മുടങ്ങി

ശീവേലി മുടങ്ങി ശ്രീദേവി മടങ്ങി
പൂവിളി അടങ്ങി പോർവിളി തുടങ്ങി
അസ്തമനസൂര്യന്റെ പൊൻതിടമ്പ്
മാനം മസ്തകം കുലുക്കിത്തള്ളിത്താഴെയിട്ടു

(ശീവേലി)

കഴിഞ്ഞതു മുഴുവനും കുഴിച്ചു മൂടാൻ വെറും
കുഴിമാടപ്പറമ്പല്ല നരഹൃദയം (കഴിഞ്ഞതു)
ചിതയിൽ കരിച്ചാലും
ചിറകടിച്ചുയരുന്ന
ചിരകാല സുന്ദര മനുഷ്യബന്ധം

(ശീവേലി)

അകലുംതോറും ദൂരം കുറയുന്നു
തമ്മിൽ അഴിക്കുംതോറും കെട്ടു മുറുകുന്നു (അകലും)
വിരഹവും വേർപാടും
കണ്ണീരും കണ്ണികളെ
ഉരുക്കുന്നു വിളക്കുന്നു ചേർക്കുന്നു

(ശീവേലി)

ചിത്രം
വെങ്കിലം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഓ.എൻ.വി

സംഗീതം
ഔസേപ്പച്ചൻ

Babu Edakochi

ശുഭയാത്രാഗീതങ്ങൾ

ശുഭയാത്രാഗീതങ്ങൾ പാടുകയല്ലോ
കിളിയും കാറ്റും കൂട്ടിനലയും ഞാനും (2)

കുരിശുമലയിൽ പള്ളിമണികളുണരും പുണ്യ -
ഞായറാഴ്ചകൾ തോറും
കരം കോർത്തു പോകും നാം
ഓശാന പാടും നാം
വരും മാലാഖമാർ വാത്സല്യലോലം

(ശുഭയാത്രാ..)

ഇരവിൽ തിരുക്കുടുംബസ്തുതികൾ മധുരം പാടി-
പ്പാടി നമ്മളുറങ്ങും
പ്രിയമോലുമീ മാറിൽ
നീ ചാഞ്ഞുറങ്ങുമ്പോൾ
സുഖസ്വപ്നങ്ങളിൽ മാലാഖ പാടും

(ശുഭയാത്ര...)

ചിത്രം
ആകാശദൂത്

പാടിയത്
സുശീല

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

1075

Baby Edakochi

ശൃംഗാരരൂപിണി

ശൃംഗാരരൂപിണി ശ്രീ പാർവതീ
സഖിമാരുമൊരുമിച്ച പള്ളിനീരാട്ടിനു
ധനുമാസപൊയ്കയിലിറങ്ങീ ഒരു നാൾ
ധനുമാസ പൊയ്കയിൽ ഇറങ്ങീ
ഗോരോചനക്കുറി മാഞ്ഞു മുടിയഴിഞ്ഞൂ
തിരുമാറിലെ ഉത്തരീയ തുകിൽ നനഞ്ഞു
ആലിലയരഞ്ഞാണ മണി കിലുങ്ങീ വള കിലുങ്ങീ
കുളിരോളങ്ങൾ ദേവിയെ പൊതിഞ്ഞു നിർത്തീ

(ശൃംഗാര)

ശൈലേന്ദ്ര പുത്രിയെ കാണാൻ പാട്ടു കേൾക്കാൻ
അന്നു ശ്രീപരമേശ്വരനൊളിച്ചു നിന്നു
ചന്ദ്രക്കല പതിച്ച മുടി കണ്ടു തിരുമിഴി കണ്ടു
ദേവി പന്നഗാഭരണനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

(ശൃംഗാര)

ഓരോരോ സഖിമാരകന്നു മുഖം കുനിച്ചു
ദേവി കാറണിക്കുന്തൽ കൊണ്ട് മാർ മറച്ചു
ആയിരമാശ്ലേഷ ലത പടർന്നു മലർ വിടർന്നു
തിരുവാതിര നക്ഷത്രമുദിച്ചുയർന്നു

(ശൃംഗാര)

ചിത്രം
പഞ്ചവൻകാട്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ഓ.എൻ.വി

സംഗീതം
സലിൽ ചൗധരി

1076

ശ്യാമ മേഘമേ നീയെൻ

ശ്യാമ മേഘമേ നീയെൻ പ്രേമ
ദൂതുമായ് ദൂരേ പോയ് വരൂ
എന്റെ ദേവി കേഴും ദൂര
മന്ദിരത്തിൽ പോയ് വരൂ
(ശ്യാമ...)

കാമരൂപ കാണും നീയെൻ
കാതരയാം കാമിനിയെ
കണ്ണുനീരിൻ പുഞ്ചിരിയായ്
കാറ്റുലയ്ക്കും ദീപമായ്

വിശ്ലഥമാം തന്ത്രികളിൽ (2)
വിസ്മൃതമാം ഗാനമായ്
എന്റെ ദേവി കേഴും ദൂര-
മന്ദിരത്തിൽ പോയ് വരൂ
(ശ്യാമ...)

ചില്ലുവാതിൽ പാളി നീക്കി
മെല്ലെയെൻ പേർ ചൊല്ലുമോ നീ
നീൾ മിഴി തൻ പൂവിലൂറും
നീർമണി കൈക്കൊള്ളുമോ നീ
ഓമലാൾ തൻ കാതിലെന്റെ (2)
വേദനകൾ ചൊല്ലുമോ നീ
എന്റെ ദേവി കേഴും ദൂര-
മന്ദിരത്തിൽ പോയ് വരൂ
(ശ്യാമ...)

ചിത്രം
സമയമായില്ലാപോലും

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഓ.എൻ.വി	കെ.രാഘവൻ

Babu Edakochi

ശ്യാമസുന്ദര പുഷ്പമേ

ശ്യാമസുന്ദര പുഷ്പമേ
എന്റെ പ്രേമസംഗീതമാണ നീ
ധ്യാനലീനമിരിപ്പൂ ഞാൻ
ധ്യാനലീനമിരിപ്പൂ ഞാൻ
ഗാനമെന്നെ മറക്കുമോ
എന്റെ ഗാനമെന്നിൽ മരിക്കുമോ (ശ്യാമ..)

വേറെയേതോ വിപഞ്ചിയിൽ
പടർന്നേറുവാനതിന്നാവുമോ (2)
വേദനതൻ ശ്രുതി കലർന്നത്
വേറൊരു രാഗമാകുമോ
വേർപെട്ടുമിണപ്പക്ഷിതൻ
ശോക വേണുനാദമായ് മാറുമോ (ശ്യാമ..)

എന്റെ സൂര്യൻ എരിഞ്ഞടങ്ങിയീ
സന്ധ്യ തൻ സ്വർണ്ണ മേടയും
എന്റെ കുങ്കുമപ്പാടമാകവേ
ഇന്നു കത്തിയെരിഞ്ഞു പോയ്
മേഘമായ് മേഘരാഗമായ് വരൂ
വേഗമീ..തീ കെടുത്തുവാൻ..(ശ്യാമ..)

ചിത്രം
യുദ്ധകാണ്ഡം

Babu Edakochi

ശ്യാമാംബരം നീളേ

ശ്യാമാംബരം നീളേ മണിമുകിലിന്നുള്ളിൽ
തുടിയുണരും നേരം തിങ്കൾക്കല മാനോടുമ്പോൾ
ദൂരേ കണ്ടു കണ്ടാൽ മനമലിയും ചന്ദ്രകാന്തക്കല്ല്..

സായന്തനത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ശ്രുതിസാഗരം തിളങ്ങി
ചാരേ കൺതുറന്നതോ സുവർണ്ണതാരകം..

സ്വർഗ്ഗവാതിൽക്കിളി തേടി
തീരാ തേൻമൊഴികൾ
നാദം.. നാദം... മൃദുവായ് കൊഴിയും നിനവിൽ പോലും
മെല്ലെ കേട്ടു കേട്ടാൽ മനമലിയും ഹൃദയമന്ത്രച്ചിന്ത്
മെല്ലെ കേട്ടു കേട്ടാൽ മനമലിയും ഹൃദയമന്ത്രച്ചിന്ത്

ചിത്രാങ്കണത്തിലെ കാവിൽ
പൊൻനാളമാടി നിന്നു
കാടാറുമാസ പൊരുളിനും
നാടാറുമാസമായ്
പുതുമിന്നൽക്കൈവള ചാർത്തി രാഗോന്മാദിനികൾ
നാദം.. നാദം..
സുരഭീമന്ത്രം തെളിയും പോലെ..
അരികേ കേട്ടു കേട്ടാൽ മനമലിയും ഹൃദയമന്ത്രച്ചിന്ത്
അരികേ കേട്ടു കേട്ടാൽ മനമലിയും
ഹൃദയമന്ത്രച്ചിന്ത്

ചിത്രം
അർത്ഥം

പാടിയത്
സുശീല

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

1079

Babu Edakochi

ശ്രാവണ ചന്ദ്രിക പൂ

ശ്രാവണ ചന്ദ്രിക പൂ ചൂടിച്ചു
ഭൂമി കന്യക പുഞ്ചിരിച്ചു
അവളുടെ ലജ്ജയിൽ വിടരും ചൊടികളിൽ
അനുരാഗ കവിത വിരിഞ്ഞൂ ആദ്യത്തെ
അനുരാഗ കവിത വിരിഞ്ഞൂ

(ശ്രാവണ...)

നീലാകാശ താമരയിലയിൽ നക്ഷത്ര ലിപിയിൽ
പവിഴ കൈനഖ മുനയാൽ
പ്രകൃതിയാ കവിത പകർത്തി വെച്ചൂ
അന്നതു ഞാൻ വായിച്ചൂ
വന്നു കണ്ടു കീഴടക്കീ
എന്നേ കേളീ പുഷ്പമാക്കി

(ശ്രാവണ..)

സ്വർഗ്ഗാരോഹണ വീഥിക്കരികിൽ
സ്വപ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ
കമനീയാംഗൻ പ്രിയനെൻ മനസ്സിലാ
കവിത കുറിച്ചു വെച്ചൂ
ഞാനവനേ സ്നേഹിച്ചൂ

(ശ്രാവണ...)

ചിത്രം
ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
സലിൽ ചൗധരി

1080

ശ്രീപദം വിടർന്ന

ഓം അനഘായൈ നമഃ ഓം അചലായൈ നമഃ
ഓം അജയായൈ നമഃ ഓം അമൃതായൈ നമഃ (കോറസ് - 2)
ശ്രീപദം വിടർന്ന സരസീരുഹത്തിൽ (2)
ജനനീ അടിയൻ രുക്മീ ഹൃദയരാഗം
പൊൻപരാഗമായ് അണിയൂ അണിയൂ ദേവി
ശ്രീപദം വിടർന്ന സരസീരുഹത്തിൽ
ജനനീ അടിയൻ രുക്മീ ഹൃദയരാഗം
പൊൻപരാഗമായ് അണിയൂ അണിയൂ ദേവി
ശ്രീപദം വിടർന്ന സരസീരുഹത്തിൽ
ഓം അനഘായൈ നമഃ ഓം അചലായൈ നമഃ
ഓം അജയായൈ നമഃ ഓം അമൃതായൈ നമഃ (കോറസ് - 2)
അശ്രു സമുദ്രം അലറീടുമ്പോൾ (2)
അശ്രു സമുദ്രം.. ആ.... ആ... അശ്രു സമുദ്രം അലറീടുമ്പോൾ
നീയേ ദേവി അഭയ നൌകയായ്
നീയേ ദേവി അഭയ നൌകയായ് (കോറസ്)
വരം തന്ന നീ കനിയൂ വരദേ വനജേ
(ശ്രീപദം ....സരസീരുഹത്തിൽ) ദേവി.. ദേവി.
ശ്രീപദം വിടർന്ന സരസീരുഹത്തിൽ
ഓം അനഘായൈ നമഃ ഓം അചലായൈ നമഃ
ഓം അജയായൈ നമഃ ഓം അമൃതായൈ നമഃ (കോറസ് - 2)
നിത്യാനന്ദം പകരും ബ്രഹ്മം നിത്യാനന്ദം.. ആ.. ആ..
നിത്യാനന്ദം പകരും ബ്രഹ്മം നീയേ ധർമ്മം ഈ ജന്മ മർമ്മം
നീയേ ധർമ്മം ഈ ജന്മ മർമ്മം (കോറസ്)
ശിവം നിൻ ധനം ചൊരിയൂ വിമലേ വിലജേ
(ശ്രീപദം ....സരസീരുഹത്തിൽ) ദേവി.. ദേവി.
ശ്രീപദം വിടർന്ന സരസീരുഹത്തിൽ

ഓം അനഘായൈ നമഃ
ഓം അചലായൈ നമഃ
ഓം അജയായൈ നമഃ
ഓം അമൃതായൈ നമഃ (കോറസ് - 3)

ചിത്രം
ഏതോ ഒരു സ്വപ്നം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ / ചിത്ര	പുത്തഞ്ചേരി	എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

Babu Edakochi

ശ്രീപാദം രാഗാർദ്രമായ്

ശ്രീപാദം രാഗാർദ്രമായ്
അന്നപദമാട്ടം നടനം
ഞാനോ ആപാദം ശതതന്ത്രി മൂളും ശ്രീ
വരാംഗ വിലോല വല്ലകിയായ് മാറീ

(ശ്രീപാദം...)

നവരാഗ സ്വരലയ പല്ലവിയായ്
എൻ കനകാഭിഷേകം
കണിപ്പീലി നീർത്തും പുലരിയിൽ
കരമലരിണകളിലുണരുമൊരതി മൃദുവാം മുദ്രാ
മുകുളങ്ങളേ നാം അതിധന്യരായ്
ഹൃദയാങ്കണം
മലയജപവനിലലിയുമൊരണി മലരിതളണിക്കമ്പിളായ്
സുഗമ സംഗീതമാം അമൃതബിന്ദുക്കളെ
പ്രണയമണിയായനഘ നിധിയായ്
പ്രകൃതിയുണരാനരികിൽ വരും

(ശ്രീപാദം...)

ചിത്രം
ദേവാസുരം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഒ.എൻ.വി	ശരത്

1082

ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ

ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ ഈ വീണതൻ പൊൻ തന്ത്രിയിൽ
സ്നേഹാർദ്രമാം ഏതോ പദം തേടുന്നു നാം ഈ നമ്മളിൽ
നിൻ മൌനമോ പൂമാനമായ് നിൻ രാഗമോ ഭൂപാളമായ്
എൻ മുന്നിൽ നീ പുലർകന്യയായ്....
(ശ്രീരാഗമോ...)

ധനിധപ മപധനിധപ മഗരിഗ മപധനിസ
മഗരി ഗമപമധ സരിഗമപ നിസഗരിപമപധ പക്കാല...
സരിഗമപ ധനിധപധ.. ധരിഗരിനീ നിധമഗരി
സരിഗമ രിഗമപ... ഗമപധ മപധനി
ഗരി നിധ സനി നിധ ധപ... ഗരി നിധ സനി നിധ
സരിഗമപ ധനിധപധ...ധരിഗരിനീ നിധമഗരി
രിഗപമധ സരിഗമപ നിസഗരിപമപധ പക്കാല...
പ്ലാവില പൂന്തളികയിൽ പാല്പായസ ചോറുണ്ണുവാൻ
പിന്നെയും പൂമ്പൈതലായ് കൊതിതുള്ളി നിൽകുവതെന്തിനോ
ചെങ്കദളി കുമ്പിൽ ചെറു തുമ്പിയായ് തേനുണ്ണുവാൻ
കാറ്റിനോട്ട കെഞ്ചി ഒരു നാട്ടു മാങ്കനി വീഴ്ത്തുവാൻ
ഇനിയുമീ തൊടികളിൽ കളിയാടാൻ മോഹം....
(ശ്രീരാഗമോ...)

കോവിലിൽ പുലർവേളയിൽ ജയദേവ ഗീതാലാപനം...
കേവലാനന്ദാമൃത തിരയാഴിയിൽ നീരാടി നാം...
പൂത്തിലഞ്ഞി ചോട്ടിൽ മലർ മുത്തു കോർക്കാൻ പോകാം...
ആന കേറാ മേട്ടിൽ ഇനി ആയിരത്തിരി കൊളുത്താം...
ഇനിയുമീ കഥകളിൽ ഇളവേൽകാൻ മോഹം
(ശ്രീരാഗമോ...)

ചിത്രം
പവിത്രം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഓ.എൻ.വി	രവീന്ദ്രൻ

1083

ശ്രീലതികകൾ

ആ...ആ...ആ...ആ...ആ...
ശ്രീലതികകൾ തളിരണിഞ്ഞുലയവേ
വാ കിളിമകളേ തേൻ കുളിർമൊഴിയേ
അരിയൊരീയൂഞ്ഞാൽ അതിലിരുന്നാടൂ
കനകലിപികളിലെഴുതിയ കവിതതൻ അഴകെഴും

(ശ്രീലതികകൾ)

ഏഴുസാഗരവുമേറ്റുപാടുമൊരു രാഗമായുണരു നീ
പോരികെൻ തരള നാദമായ്
മധുരഭാവമായ് ഹൃദയഗീതമായ് വരിക
ഏഴുസാഗരവുമേറ്റുപാടുമൊരു രാഗമായുണരു നീ
സരിമ സരിമപ സരിമപനി സരിമപനിസ
സരിമപനിസരി രിമപനിസരിമപ....ആ....

(ശ്രീലതികകൾ)

ഏഴുപൊൻതിരികൾ പൂത്തുനിൽക്കുമൊരു
ദീപമായുണരു നീ...
പോരികെൻ കരളിലാകവേ
മലയസാനുവിൽ നിറനിലാവുപോൽ വരിക
ഏഴുപൊൻതിരികൾ പൂത്തുനിൽക്കുമൊരു
ദീപമായുണരു നീ...
പമരി പമരിസ പമരിസനി പമരിസനിപ
പമരിസനിപമ പമരിസനിപമസ.........
ആ....ആ.....

(ശ്രീലതികകൾ)

ചിത്രം
സുഖമോ ദേവി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ബിച്ചുതിരുമല

സംഗീതം
ശ്യാം

1084

Babu Edakochi

ശ്രുതിയിൽ നിന്നുയരും

ശ്രുതിയിൽ നിന്നുയരും നാദശലഭങ്ങളേ
സ്വരമാം ചിറകിൽ അലസം നിങ്ങളെൻ
മനസിന്റെ ഉപവനത്തിൽ പറന്നു വാ
ശ്രുതിയിൽ നിന്നുയരും നാദശലഭങ്ങളേ

ലയമാം തിരുമധുരവുമായ് ലയമാം മധുവുമായ്
നിറയെ പൂക്കുന്നിതാ ആസ്വാദന പൂച്ചെണ്ടുകൾ
അവയുടെ അനുപമ നൈവേദ്യം നുകരൂ
ശ്രുതിയിൽ നിന്നുയരും നാദശലഭങ്ങളേ

ഹൃദയം ധ്വനിഭരലസിതം ഹൃദയം ധ്വനിഭരം
വഴിയും ഗാനാമൃതം
പൊൻവീണ തൻ തേൻചുണ്ടിലും
അടയുമൊരനിതര സായൂജ്യ ലഹരി
ശ്രുതിയിൽ നിന്നുയരും നാദശലഭങ്ങളേ
സ്വരമാം ചിറകിൽ അലസം നിങ്ങളെൻ
മനസിന്റെ ഉപവനത്തിൽ പറന്നു വാ
ശ്രുതിയിൽ നിന്നുയരും നാദശലഭങ്ങളേ

ചിത്രം
തൃഷ്ണ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, മഞ്ജരി

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
ഇളയരാജ

1085

ശ്വാസത്തിന്‍ താളം

ശ്വാസത്തിന്‍ താളം തെന്നലറിയുമോ
പൂന്തെന്നലറിയുമോ
മൗനത്തിന്‍ നാദം വീണയറിയുമോ
മണിവീണയറിയുമോ
മഴ നനഞ്ഞ പൂമരങ്ങള്‍ മനസ്സു പോലെ പൂക്കുകയോ
മൊഴി മറന്ന വാക്കുകളാല്‍ കവിത മൂളി പാടുകയോ
സ്നേഹത്തിന്‍ പൂക്കാലം പൂന്തേന്‍ ചിന്തുകയോ
(ശ്വാസത്തിന്‍)
തൊട്ടു ഞാന്‍ തൊട്ട മൊട്ടില്‍ അതു മുത്തണിത്തിങ്കളായി
ആകാശം കാണുവാന്‍ നിന്‍ മുഖത്തെത്തവേ
കണ്ടു ഞാന്‍ രണ്ടു പൂക്കള്‍ അതു വണ്ടണി ചെണ്ടു പോലേ
പൂമാനം കാണുവാന്‍ നിന്‍ മിഴി താരമായ്
മഞ്ഞിന്‍ തുള്ളി ആരാരോ മുത്തു പോലെ കോര്‍ക്കും
ളുവെയില്‍ തിടമ്പേ നീ ഉമ്മ വച്ചു നോക്കും
വെറുതേ വെയിലേറ്റോ നിന്‍
ഹൃദയം ഉരുകുന്ന പെണ്‍പൂവേ
(ശ്വാസത്തിന്‍)
മുന്തിരി ചിന്തു മൂളും ഒരു തംബുരു കമ്പി പോലെ
പാടാമോ രാക്കിളി നിന്‍ കിളിക്കൊഞ്ചലാല്‍
ചെമ്പക ചില്ല മേലേ ഇനി അമ്പലപ്രാവ് പോലെ
കൂടേറാന്‍ പോരുമോ താമരത്തെന്നലേ
വെണ്ണിലാവിലാരോ വീണ മീട്ടി നില്പൂ
മണ്‍ ചെരാതുമായ് മേലേ കാവലായ് നില്പൂ
ഇനിയും പറയില്ലേ പ്രണയം
പകരില്ലേ പെണ്‍പൂവേ
(ശ്വാസത്തില്‍)

ചിത്രം
അച്ചുവിന്റെ അമ്മ

പാടിയത്
എ.പി.കോമള

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

1086

BabyEdakochi

ശർക്കരപന്തലിൽ

ശർക്കരപന്തലിൽ തേന്മഴ ചൊരിയും
ചക്രവർത്തി കുമാരാ
നിൻ മനോരാജ്യത്തെ രാജകുമാരിയായ്
വന്നു നിൽക്കാനൊരു മോഹം

(ശർക്കര...)

ദാഹിച്ചു മോഹിച്ചു നിൻ പ്രേമയമുനയിൽ
താമരവള്ളം തുഴയാൻ (2)
കരളിലുറങ്ങും കതിർകാണാക്കിളി
കാത്തിരിപ്പൂ നിന്നെ കാത്തിരിപ്പൂ നിന്നെ

(ശർക്കര...)

വീണ്ടടയാതെയിരിക്കാൻ ജീവിത-
വീണ തരാം ഞാൻ കൈയ്യിൽ
കനകസ്വരണകൾ നീട്ടിയ നെയ്ത്തിരി
കാഴ്ച്ച വെയ്ക്കാം മുന്നിൽ
ഹൃദയം നിറയെ സ്വപ്നവുമായ് നീ
മധുരം കിള്ളിത്തരുമോ (2)
വിജനലതാഗൃഹ വാതിലിൽ വരുമോ
വീണ മീട്ടി തരുമോ
വീണ മീട്ടി തരുമോ

(ശർക്കര...)

നാടകം
കതിരുകാണാക്കിളി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

1087

Babu Edakochi

സംഗമം സംഗമം

സംഗമം സംഗമം ത്രിവേണി സംഗമം
ശൃംഗാര പദമാടും യാമം
മദാലസയാമം
ഇവിടെയോരോ ജീവതരംഗവും
ഇണയെതേടും രാവിൽ
നാണത്തിൽ മുങ്ങിയ കായലിൻ കവിളിൽ
നഖചിത്രമെഴുതും നിലാവിൽ
നീയും ഞാനും നമ്മുടെ പ്രേമവും
കൈമാറാത്ത വികാരമുണ്ടോ..
ഓ.... ഓ..... ഓ... ഓ...

(സംഗമം...)

ഇവിടെയോരോ മാംസപുഷ്പവും
ഇതളിട്ടുണരും രാവിൽ
നഗ്നയാം ഭൂമിയെ തറ്റുടുപ്പിയ്ക്കുവാൻ
ഉടയാട നെയ്യും നിലാവിൽ
നീയും ഞാനും നമ്മുടെ ദാഹവും
കൈമാറാത്ത രഹസ്യമുണ്ടോ..
ഓ...ഓ....ഓ...ഓ....

(സംഗമം...)

ചിത്രം
ത്രിവേണി

Babu Edakochi

സംഗീതം ഭുവിൽ

സംഗീതം ഭുവിൽ നരജീവിതം
ശ്രുതിമധുരമോഹനം ലഹരിമയമുന്മാദം
താളരംഗഭാവബന്ധമനുപദം
ശോകമൂകസൗഖ്യജന്യമനുപമം
സംഗീതം ഭുവിൽ നരജീവിതം
ആ...ആ..ആ

സ്നേഹവും മധുരവികാരവും
ഇവിടെയൊരാരോഹണം മോഹനം
മോഹങ്ങൾ സ്വരഗതിജനിരാഗങ്ങൾ
സഗമപധനിസ നസിധമപമഗസ മഗസ മഗസ

(സംഗീതം.....)

കാലവും ജനിമൃതിഭേദവും സുഗമമൊരാലാപനം സുന്ദരം
ബന്ധങ്ങൾ പലവിധ പക്കമേളങ്ങൾ
തകിടതകിടതോം തകതിമിതകതോം തകതോം

(സംഗീതം...)

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി

സംഗീതം
ബോംബെ രവി

1089

സംഗീതമേ

സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ
മണ്ണിനു വിണ്ണിന്റെ വരദാനമേ
വേദനയെപ്പോലും വേദാന്തമാക്കുന്ന
നാദാനുസന്ധാന കൈവല്യമേ [സംഗീതമേ]
ആദിമചൈതന്യ നാഭിയിൽ വിരിയും
ആയിരമിതളുള്ള താമരയിൽ (2)
രചനാ ചതുരൻ ചതുർമുഖനുണർന്നു
അ അ അ.... രചനാ ചതുരൻ ചതുർമുഖനുണർന്നു
സർഗ്ഗം തുടർന്നു കലയിലൊരു സ്വർഗ്ഗം വിടർന്നു മധുരമധു
രുചിരസുമ നളിനദള കദനഹര മൃദുലതര ഹൃദയസദന ലതികയണിഞ്ഞ
സംഗീതമേ... അമര സല്ലാപമേ ...
ഓംകാരനാദത്തിൻ നിർവൃതി പുൽകിയ മാനവ മാനസ മഞ്ജരിയിൽ (2)
മുരളീലോലൻ മുരഹരനുണർന്നു (2)
സർഗ്ഗം തുടർന്നു കലയിലൊരു സ്വർഗ്ഗം വിടർന്നു
മധുരമധു രുചിരസുമ നളിനദള കദനഹര
മൃദുലതര ഹൃദയസദന ലതികയണിഞ്ഞ സംഗീതമേ അമര സല്ലാപമേ
സംഗീതമേ...സനിധ പധനി സംഗീതമേ
അമരസല്ലാപമേ സംഗീതമേ... സനിധ പധനി സംഗീതമേ ..
ധപമഗ നിധപമ സനിധപ ഗരിമഗരി, സനി, പധനി സംഗീതമേ ..
ഗരിമഗരി സരിധ ഗമപധനി സംഗീതമേ... അമരസല്ലാപമേ...
രിരി,ഗ സരിഗ സരിനിഗരിഗരിസരിസനിരിസനിധപ ഗമപധനിസാ
പധ മപ സനി, ഗരിഗസനിസാ .. ധപനിധ സനി,രിസ
ഗരിസസനിസാ.. മഗരിസരിഗാ..
രിഗമഗരിനി, ധനിഗരിസനി, ധസനിധപമാ പനിധപമഗാ
ഗമ മപ പധ ധനി നിസ സരി രിഗ ഗമ രിഗ
ഗരിരിസസനിസരിസാസസസനി സഗരിരിസനിധ
ധനിസനിധപമമാ പനിധധപമഗാഗഗാ മനി,
ധപമ പധനിസരി,ഗസാരിസനി ഗരിസനിസ രിസനിധനി
സനിധപധ ഗരിസ ഗരിസനിധ രിസനി രിസനിധപ
സനിധ സനിധപമ ഗമപധപ മപധനിധ പധനിസനി
ഗമപധ ഗമാപധപ മപധനി മപാധനിസ പധനിസ
പധാനിസരി ഗരിസനിസ രിസനിധനി
സനിധപധ പധനിസ പധനിസരിനിസരിഗാ ഗരിസനിധ
രിസനിധപ ഗമപധനി സംഗീതമേ അമര സല്ലാപമേ
സംഗീതമേ അമര സല്ലാപമേ ....

ചിത്രം
സർഗ്ഗം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	യൂസഫലി കേച്ചേരി	ബോംബെ രവി

Babu Edakochi

സംഗീതമേ നിന്റെ

സംഗീതമേ നിന്റെ ദിവ്യ സൌഭാഗ്യത്തിൽ
സന്ദേശമായ് ഞാനുണർന്നുവെങ്കിൽ (2)
പാഴിളുകൾ മൂടിയ മാനസ സാനുവിൽ
പാൽക്കതിരായ് പടർന്നുവെങ്കിൽ (2)

(സംഗീത...)

നിത്യ ദു:ഖത്തിൻ കയങ്ങളിൽ പൂവിടും
നീർമലരായെങ്കിൽ ഞാനൊരു നീർമലരായെങ്കിൽ (2)
കൊഞ്ചുന്ന പൈതലിൻ ചെഞ്ചുണ്ടിലൂറുന്ന
ശിഞ്ജിതമായെങ്കിൽ ഞാനൊരു ശിഞ്ജിതമായെങ്കിൽ
ആ....ആ...ആ..

(സംഗീതമെ..)

പൊള്ളുന്ന വേനലിൽ നീറും മനസ്സിന്
തേന്മാരിയായെങ്കിൽ
ഞാനൊരു തേൻ മാരിയായെങ്കിൽ (2)
വിണ്ണിന്റെ കലയായ് പിറന്ന ഞാൻ നാളത്തെ
പൗർണ്ണമിയായെങ്കിൽ ഞാനൊരു പൗർണ്ണമിയായെങ്കിൽ
ആ..ആ...ആ..
(സംഗീതമേ..)

ചിത്രം
ഗസൽ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

സംഗീതമേ നിൻ പൂഞ്ചിറകിൽ

സംഗീതമേ നിൻ പൂഞ്ചിറകിൽ
എന്നോമലാൾ തൻ കണ്ണീരോ
വിട ചൊല്ലി പിരിയും വേദിയിതിൽ
വേദന വിടർത്തിയ പനിനീരോ
(സംഗീതമേ..)

ഹൃദയങ്ങൾ ഒന്നായ് ചേർന്നലിഞ്ഞാൽ
കദനങ്ങൾ പിറകെ വിരുന്നു വരും
വിധിയുടെ കൈയ്യിൽ ജീവിതം വെറുമൊരു
വിളയാട്ട് പമ്പരമല്ലേ വിളയാട്ട് പമ്പരമല്ലേ ഓ...
(സംഗീതമേ)

അനുരാഗ ഗാനം വിടരുമ്പോൾ
ആത്മാവിൻ ദു:ഖങ്ങൾ വളരുമെന്നോ
കറയറ്റ പ്രേമം കാലമാം കവിയുടെ
കരുണാർദ്ര ഗദ്ഗദമല്ലേ
ഓ....
(സംഗീതമേ..)
വിട തരൂ മത്സഖീ വീട തരൂ മൽ സഖീ
മൽ സഖീ മൽ സഖീ

ചിത്രം
മീൻ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ശരത്

രചന
ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

1092

Babu Edakochi

സന്തതം സുമശരൻ സായകം

സന്തതം സുമശരൻ സായകം അയയ്ക്കുന്ന
മാരതാപം സഹിയാഞ്ഞു മാനസം കുഴങ്ങീടുന്ന
രാഗലോലൻ രമാകാന്തൻ നിൻ മനോരഥമേറി
രാസകേളീനികുഞ്ജത്തിൽ വന്നുചേരും നേരമായി
(സന്തതം)

പൂത്തുനിൽക്കും മാകന്ദത്തിൽ
കോകിലങ്ങൾ പാടീടുന്നു
ചെണ്ടുതോറും പൊൻവണ്ടേതോ
രാഗവും മൂളീടുന്നു....
വേണീബന്ധമഴിഞ്ഞും കളമൃദു-
പാണികളിൽ പൊൻവളകൾ പിടഞ്ഞും
വ്രീളാവിവശം നിൽക്കുകയാണീ
ഗോപീഹൃദയ വസന്തപതംഗം
അംഗരാഗം കുതിർന്ന നിൻ
മാറിലെന്തോ തുളുമ്പുന്നു
തൂനിലാവാം പൂവൻ
മെയ്യിൽ മാധവം പുൽകീടുന്നു
ശ്രീരാഗങ്ങൾ മെനഞ്ഞും
തരളിത മുരളികയിങ്കൽ
പുളകമുഴിഞ്ഞും പ്രേമോല്ലസിതം
പാടുകയാണീ ശ്യാമസുധാമയലോലുപനിന്നും
(സന്തതം)

ചിത്രം
ആറാം തമ്പുരാൻ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

സന്ധ്യ മയങ്ങും നേരം

സന്ധ്യ മയങ്ങും നേരം ഗ്രാമച്ചന്ത പിരിയുന്ന നേരം
ബന്ധുരേ.. രാഗബന്ധുരേ.. നീ എന്തിനീവഴി വന്നു
എനിക്കെന്തു നൽകാൻ വന്നു..

കാട്ടുതാറാവുകൾ ഇണകളെ തിരയും
കായലിനരികിലൂടെ..
കടത്തുതോണികളിൽ ആളെ കയറ്റും
കല്ലൊതുക്കുകളിലൂടെ..
തനിച്ചുവരും താരുണ്യമേ.. എനിക്കുള്ള
പ്രതിഫലമാണോ നിന്റെ നാണം..
നിന്റെ നാണം..

(സന്ധ്യ മയങ്ങും)

കാക്ക ചേക്കേറും കിളിമരത്തണലിൽ
കാതരമിഴികളോടെ..
മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചുപിടിക്കും
സ്വപ്ന രത്ന ഖനിയോടെ...
ഒരുങ്ങിവരും സൗന്ദര്യമേ.. എനിക്കുള്ള
മറുപടിയാണോ നിന്റെ മൗനം..
നിന്റെ മൗനം...

(സന്ധ്യ മയങ്ങും)

ചിത്രം
മയിലാടുംകുന്ന്

Babu Edakochi

സന്ധ്യയ്ക്കെന്തിനു സിന്ദൂരം

സന്ധ്യയ്ക്കെന്തിനു സിന്ദൂരം
ചന്ദ്രികയ്ക്കെന്തിനു വൈഡൂര്യം
കാട്ടാറിന്നെന്തിനു പാദസരം
എൻ കണ്മണിക്കെന്തിനാഭരണം

(സന്ധ്യ...)

മായികമാകും മന്ദസ്മിതത്തിന്റെ
മാറ്ററിയുന്നവരുണ്ടോ (2)
തങ്കമേ..തങ്കമേ നിന്നെ കണ്ടാൽ കൊതിക്കാത്ത
തങ്കവും വൈരവുമുണ്ടോ

(സന്ധ്യ..)

ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൻ സ്വപ്നം വിതയ്ക്കുന്ന
കാമുകനായ വസന്തം (2)
എന്നെ കാവ്യ ഗന്ധർവനാക്കുന്നു സുന്ദരീ (2)
നിൻ ഭാവഗന്ധം

(സന്ധ്യ..)

ചിത്രം
മായ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജാനകി	ഓ.എൻ.വി	സലിൽ ചൗധരി

Babu Edakochi

സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ

സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ സന്ധ്യേ
സ്നേഹമയീ കേഴുകയാണോ നീയും
നിൻ മുഖം പോൽ നൊമ്പരം പോൽ
നില്പൂ രജനീ ഗന്ധീ

(സന്ധ്യേ..)

മുത്തുകോർക്കും പോലെ വിഷാദ-
സുസ്മിതം നീ ചൂടി വീണ്ടും
എത്തുകില്ലേ നാളേ (2)
ഹൃദയമേതോ പ്രണയശോക കഥകൾ വീണ്ടും പാടും
വീണ്ടും കാലമേറ്റു പാടും

(സന്ധ്യേ...)

ദു:ഖമേ നീ പോകൂ കെടാത്ത
നിത്യതാരാജാലം പോലെ കത്തുമീയനുരാഗം (2)
മരണമേ നീ വരികയെന്റെ പ്രണയഗാനം കേൾക്കൂ
നീയും ഏറ്റുപാടാൻ പോരൂ

(സന്ധ്യേ...)

ചിത്രം
മദനോത്സവം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	വയലാർ	ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

സന്യാസിനീ നിൻ

സന്യാസിനീ ഓ... ഓ...
സന്യാസിനീ നിൻ പുണ്യാശ്രമത്തിൽ ഞാൻ
സന്ധ്യാപുഷ്പവുമായ് വന്നു
ആരും തുറക്കാത്ത പൂമുഖവാതിലിൽ
അന്യനെപ്പോലെ ഞാൻ നിന്നു
(സന്യാസിനീ)

നിന്റെ ദുഖാർദ്രമാം മൂകാശ്രുധാരയിൽ
എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളലിഞ്ഞു
സഗദ്ഗദം എന്റെ മോഹങ്ങൾ മരിച്ചു
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ തീക്കനൽ കണ്ണിൽ
വീണെന്റെയീ പൂക്കൾ കരിഞ്ഞു
രാത്രി പകലിനോടെന്നപോലെ
യാത്ര ചോദിപ്പൂ ഞാൻ
(സന്യാസിനീ)

നിന്റെ ഏകാന്തമാം ഓർമ്മതൻ വീഥിയിൽ
എന്നെയെന്നെങ്കിലും കാണും
ഒരിക്കൽ നീ എന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ കാണും
അന്നുമെന്നാത്മാവ് നിന്നോടു മന്ത്രിക്കും
നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു
രാത്രി പകലിനോടെന്ന പോലെ
യാത്ര ചോദിപ്പൂ ഞാൻ
(സന്യാസിനീ)

ചിത്രം
രാജഹംസം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര	കൈതപ്രം	ഔസേപ്പച്ചൻ

1097

സമയമിതപൂർവ്വ സായാഹ്നം

സമയമിതപൂർവ്വ സായാഹ്നം
അമൃതം ശിവമയ സംഗീതം
ഹരിപദമനാദി സോപാനം
അനഘ സുകൃതമീ സ്വര ഹൃദയം
എൻ അന്തരാത്മാവിൽ നിൻ ആത്മ സല്ലാപം
ഈ ജന്മം സമ്പൂർണ്ണം ദേവി
(സമയം ......)

തവ മൃദുസ്മേര സിന്ദൂരം ഉഷകാല സന്ധ്യാരാഗം
സപ്തസാഗരോപമം നിൻ യോഗവൈഭവം (2)
നിത്യസുന്ദരീ വശ്യമോഹിനീ
ലയോദാരം ഈ പദചലനം
ആ നം തനം താനം തനം താനം തപനം ഗാനം ഗമനം
താനം തപനം ഗാനം ഗമനം
യാനം യമനം മുഖരിതം ഈ മൗനം പ്രണവ മന്ത്രണം
രിമഗരിസ നിധമപസ നിധമപ
(സമയം..)

ഇനി ഈ കണ്ണീർ കണിമലരാകും
പരിവേദനമോ പനിനീരാകും (ഇനി ഈ)
പാപാന്ധകാരം പാർവണമാകും
പാഥേയമാകും പുണ്യങ്ങൾ
ആരുമില്ലെങ്കിലും നിന്നിലെ നിന്നിൽ
ആരുമില്ലെങ്കിലും നിന്നിലെ നിന്നിൽ
ആശ്രയമാകും ദേവാംശം

ചിത്രം
ഹരികൃഷ്ണൻസ്

1098

ഇനി ഈ കണ്ണീർ കണിമലരാകും
ആ നം തനം തനം തൊം തോം തനം
തൊം തോം തനം തൊം തോം തനം
ആ നം തനം തനം തൊം തോം തനം
തൊം തോം തനം തൊം തോം തനം
താനം തപനം ഗാനം ഗമനം
താനം തപനം ഗാനം ഗമനം
യാനം യമനം മുഖരിതം
ഈ മൗനം പ്രണവ മന്ത്രണം
രിമഗരിസ നിധമപസ നിധമപ
സാ ജണുതക പ സനിധ തക തരിതജം
നിധമ തകതം മഗരിസ
തകിട പാസ തകധിമി ഗാമ
തരികിട സാഗ തക തരിതജം
പാ സമഗരിസ തോം തകജണുത
മാ കുകു സരിനിധമപ സഗരി തജം
സഗമ ഗമപ ജണുധ ധിമി സഗ
തകിട തൊം സനിധമ തകിടതോം
സമയമിതപൂർവ്വ സായാഹ്നം
അമൃതം ശിവമയ സംഗീതം
ഹരിപദമനാദി സോപാനം
അനഘ സുകൃതമീ സ്വര ഹൃദയം
എൻ അന്തരാത്മാവിൽ നിൻ ആത്മ സല്ലാപം
ഈ ജന്മം സമ്പൂർണ്ണം ദേവി
സമയമിതപൂർവ്വ സായാഹ്നം
അമൃതം ശിവമയ സംഗീതം
ഹരിപദമനാദി സോപാനം
അനഘ സുകൃതമീ സ്വര ഹൃദയം

ചിത്രം
ഹരികൃഷ്ണൻസ്

Babu Edakochi

സമയരഥങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ

സമയരഥങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ മറുകര തേടുന്നു
സകലതിനും പൊരുളേ നീ കാത്തരുളീടണമേ
മുന്നിൽ നടുങ്ങും ഇരുണ്ട ശൂന്യാകാശം മാത്രം
നയിക്കു നീ.....

(സമയ...)

പതിവായ് പലരുമനേകം
പാപഫലങ്ങൾ കൊയ്തെറിയുമ്പോൾ
അറിയാതടിയങ്ങളേതോ പിഴകൾ
ചെയ്തുപോയ് ക്ഷമയേകണേ

(സമയ...)

ഇടഞ്ഞും തലകളരിഞ്ഞും
നീചരിതിലേ തേർ തെളിക്കുമ്പോൾ
ഒരുചാൺ വയറിനുപോലും ഗതിയില്ലെങ്കിലും
കുറ്റവാളികൾ... കുറ്റവാളികൾ....

(സമയ...)

ചിത്രം
ചിരിയോചിരി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

സരസ്വതീയാമം കഴിഞ്ഞു

സരസ്വതീയാമം കഴിഞ്ഞു.. ഉഷസ്സിൻ
സഹസ്രദളങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു..
വെൺകൊറ്റക്കുട ചൂടും മലയുടെ മടിയിൽ
വെളിച്ചം ചിറകടിച്ചുണർന്നു..
സരസ്വതീയാമം കഴിഞ്ഞൂ..
അഗ്നികിരീടം ചൂടി അശ്വാരൂഢനായി..കാലം
അങ്കം ജയിച്ചുവന്ന തറവാട്ടിൽ
ഇതുവഴി തേരിൽ വരും ഉഷസ്സേ..
ഇവിടത്തെ അസ്ഥിമാടം സ്പന്ദിക്കുമോ..
സ്പന്ദിക്കുമോ..

(സരസ്വതീയാമം)

മുത്തുടവാൾമുനയാലേ
നെറ്റിയിൽ കുങ്കുമം ചാർത്തി..കൈരളി
കച്ചമുറുക്കി നിന്ന കളരികളിൽ
നിറകതിർ വാരിത്തൂകും ഉഷസ്സേ...
ഇനിയുമൊരങ്കത്തിനു ബാല്യമുണ്ടോ...
ബാല്യമുണ്ടോ...

(സരസ്വതീയാമം)

ചിത്രം
അനാവരണം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഓ.എൻ.വി	ബോംബെ രവി

1101

സഹസ്രദളസംശോഭിത

ഓം പൂർണ്ണമദഃ പൂർണ്ണമിദം
പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ
പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ
പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ
ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി
സഹസ്രദളസംശോഭിത നളിനം പോലെ മഹാഗഗനം (2)
സമസ്ത ഭുവനം കാക്കുമനാദിമഹസ്സിൻ സോപാനം (2)
ആ തിരുനളിനപരാഗം ചാർത്തുക അകമിഴിയാമരവിന്ദം (2)
ആത്മദലങ്ങളിൽ ആവാഹിക്കുക അതിന്റെ ദിവ്യ സുഗന്ധം
അതിന്റെ ദിവ്യ സുഗന്ധം (2)[സഹസ്ര..]
ഓം സഹനാവവതു സഹനൗ ഭുനക്തു
സഹവീര്യം കരവാവഹൈ
തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു
മാ വിദ്വിഷാവഹൈ
ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി
വീണ്ടടയുന്നൊരു മൺകുടമീയുടൽ
നീയതിന്നുള്ളിൽ നിറയാവൂ (2)
പ്രാണനൊരരുമ പ്രാവായി പാടുകയാണതിൽ
നിൻ തിരുനാമങ്ങൾ (2)
നിൻ കൃപ ഞങ്ങൾക്കരുളാവൂ
അൻപായ് ഞങ്ങളിൽ ഉണരാവൂ (2)
ഞങ്ങടെ ജീവഗണങ്ങളോരോന്നും നിൻ തേജോഗണമാകാവൂ
നിൻ തേജോഗണമാകാവൂ....(സഹസ്രദള....)
As is the human body
So is the cosmic body
As is the human mind
So is the cosmic mind
As is the microcosm
So is the macrocosm (സഹസ്ര..)

ചിത്രം
സുകൃതം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി

സംഗീതം
മോഹൻ സിത്താര

Baby Edakochi

സഹ്യസാനു ശ്രുതി

സഹ്യസാനു ശ്രുതി ചേർത്തു വെച്ച
മണിവീണയാണെന്റെ കേരളം
നീല സാഗരമതിന്റെ തന്ത്രിയിലുണർത്തിടുന്ന
സ്വര സാന്ത്വനം
ഇളകിയാടുന്ന ഹരിത മേഖലയിൽ
അലയിടുന്ന കള നിസ്വനം
ഓ...നിസ്വനം കള നിസ്വനം
സഹ്യസാനു ശ്രുതി ചേർത്തു വെച്ച
മണിവീണയാണെന്റെ കേരളം
നീലസാഗരമതിന്റെ തന്ത്രിയിലുണർത്തിടുന്ന സ്വര സാന്ത്വനം
ഹരിത ഭംഗി കളിയാടിടുന്ന
വയലേലകൾക്കു നീർക്കുടവുമായ് (2)
കാട്ടിലാകെ നടമാടിടുന്നിതാ പാട്ടുകാരികൾ ചോലകൾ
ഓ..ശ്യാമ കേര കേദാരമേ (2)
ശാന്തി നിലയമായ് വെൽക നീ (4) (സഹ്യസാനു)
പീലി നീർത്തി നടമാടിടുന്ന തൈ തെങ്ങുകൾ
കുളിർ തെന്നലിൽ (2)
കേളി കൊട്ടിലുയരുന്ന കഥകളി കേളി ദേശാന്തരങ്ങളിൽ
ഓ..സത്യ ധർമ കേദാരമേ (2)
സ്നേഹ സദനമായ് വെൽക നീ (4)
സഹ്യസാനു ശ്രുതി ചേർത്തു വെച്ച മണിവീണയാണെന്റെ കേരളം
നീലസാഗരമതിന്റെ തന്ത്രിയിലുണർത്തിടുന്ന സ്വര സാന്ത്വനം
ഇളകിയാടുന്ന ഹരിത മേഖലയിൽ അലയിടുന്ന കള നിസ്വനം
ഓ...നിസ്വനം കള നിസ്വനം
സഹ്യസാനു ശ്രുതി ചേർത്തു വെച്ച
മണിവീണയാണെന്റെ കേരളം
നീലസാഗരമതിന്റെ തന്ത്രിയിലുണർത്തിടുന്ന
സ്വര സാന്ത്വനം

ചിത്രം
കരുമാടിക്കുട്ടൻ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഒ.എൻ.വി	ബോംബെ രവി

BabuEdakochi

സാഗരങ്ങളേ

സാഗരങ്ങളേ... പാടി ഉണർത്തിയ
സാമഗീതമേ സാമസംഗീതമേ ഹൃദയ
സാഗരങ്ങളേ പാടിപ്പാടി ഉണർത്തിയ
സാമഗീതമേ സാമ സംഗീതമേ...സാഗരങ്ങളേ
പോരൂ നീയെൻ ലോലമാമീ
ഏകാതാരയിൽ ഒന്നിളവേൽക്കൂ ഒന്നിളവേൽക്കൂ
ആ ആ ആ ആ
(സാഗരങ്ങളേ...)

പിൻനിലാവിന്റെ പിച്ചകപ്പൂക്കൾ
ചിന്നിയ ശയ്യാതലത്തിൽ (2)
കാതരയാം ചന്ദ്രലേഖയും
ഒരു ശോണരേഖയായ് മായുമ്പോൾ
വീണ്ടും തഴുകി തഴുകി ഉണർത്തും
സ്നേഹസാന്ദ്രമാം ഏതു കരങ്ങൾ
ആ ആ ആആ
(സാഗരങ്ങളേ...)

കന്നിമണ്ണിന്റെ ഗന്ധമുയർന്നൂ
തെന്നൽ മദിച്ചു പാടുന്നൂ (2)
ഈ നദി തൻ മാറിലാരുടെ
കൈവിരൽപ്പാടുകൾ പുണരുന്നൂ
പോരൂ തഴുകി തഴുകി ഉണർത്തൂ
മേഘരാഗമെൻ ഏകതാരയിൽ
ആ ആ ആആ
(സാഗരങ്ങളേ...)

ചിത്രം
പഞ്ചാഗ്നി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ഒ.എൻ.വി.	സലിൽ ചൗധരി

Babu Edakochi

സാഗരമേ ശാന്തമാക നീ

സാഗരമേ ശാന്തമാക നീ
സാന്ധ്യരാഗം മായുന്നിതാ
ചൈത്രദിനവധു പോകയായ്
ദൂരെ യാത്രാമൊഴിയുമായ്

(സാഗരമേ)

തളിർത്തൊട്ടിലാരോ പാടീ
തരൂ ഒരു ജന്മം കൂടി
പാതിപാട്ടും മുൻപേ വീണു
ഏതോ കിളിനാദം കേണു (2)
ചൈത്രവിപഞ്ചിക മൂകമായ്
എന്തേ മൌനസമാധിയായ്?

(സാഗരമേ)

വിഷുപ്പക്ഷിയേതോ കൂട്ടിൽ
വിഷാദാർദ്രമെന്തേ പാടി
നൂറു ചൈത്ര സന്ധ്യാരാഗം
പൂ ളുകാവു നിന്നാത്മാവിൽ (2)

(സാഗരമേ)

ചിത്രം
മദനോത്സവം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	പുത്തഞ്ചേരി	വിദ്യാസാഗർ

Babu Edakochi

സാന്ദ്രമാം സന്ധ്യതൻ

സാന്ദ്രമാം സന്ധ്യതൻ മനയോല മാഞ്ഞുപോയ്
ഏകാന്തദീപം എരിയാത്തിരിയായ്..
താന്തമാം ഓർമ്മതൻ ഇരുളിൻ അരങ്ങിൽ
മുറിവേറ്റു വീണ പകലാം ശലഭം..
അന്തിവാനിലൊരു കുങ്കുമസൂര്യൻ
ആർദ്രസാഗരം തിരയുന്നു..
ക്ലാവു മൂടുമൊരു ചേങ്കിലപോലെ
ചന്ദ്രബിംബവും തെളിയുന്നു
കാറ്റലയ്ക്കും കൽവിളക്കിൽ
കാർമുകിലിൽ കരിപടർന്നു..
പാടിവരും രാക്കിളിതൻ
പാട്ടുകളിൽ ശ്രുതി ഇടഞ്ഞു...

(സാന്ദ്രമാം സന്ധ്യതൻ)

നെഞ്ചിനുള്ളിലൊരു മോഹനസ്വപ്നം
ഹോമകുണ്ഡമായ് പുകയുമ്പോൾ..
പാതിമാഞ്ഞൊരു പ്രണയവസന്തം
ശാപവേനലിൽ പിടയുമ്പോൾ..
ഒരുമിഴിയിൽ താപവുമായ്
മറുമിഴിയിൽ ശോകവുമായ്..
കളിയരങ്ങിൽ തളർന്നിരിക്കും
തരളിതമാം കിളിമനസ്സേ...

(സാന്ദ്രമാം സന്ധ്യതൻ)

ചിത്രം
കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
ബോംബെ രവി

Babu Edakochi

സാമജസഞ്ചാരിണി

സാമജസഞ്ചാരിണി
സരസീരുഹ മധുവാദിനീ
ശൃണുമമഹൃദയം
സ്മരശരനിലയം

(സാമജ...)

അധരം മധുരം മകരന്ദഭരം
കോമളകേശം ഘനസങ്കാശം
മൗനാചരണം മതിയിനി സുമുഖീ
അണയൂ സഖി നീ
കുവലയനയനേ

(സാമജ...)

വദനം രുചിരം ഹൃദയാന്തഹരം
മാദകഹാസം മാധവമാസം
വ്രീളാവരണം മാറ്റുക ദയിതേ
വിജനം സദനം കിസലയ മൃദുലേ

(സാമജ...)

ചിത്രം
പരിണയം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

സാമ്യമകന്നോരുദ്യാനമേ

സാമ്യമകന്നോരുദ്യാനമേ
കൽപ്പകോദ്യാനമേ നിന്റെ
കഥകളിമുദ്രയാം കമലദളത്തിലെൻ
ദേവിയുണ്ടോ ദേവീ

(സാമ്യമകന്നോരുദ്യാനമേ)

മഞ്ഞുതരയുടെ മഞ്ഞിൽ മുങ്ങും
കുഞ്ജകുടീരങ്ങളിൽ
ലാവണ്യവതികൾ ലാളിച്ചുവളർത്തും
ദേവഹംസങ്ങളേ നിങ്ങൾ
ദൂതുപോയൊരു മനോരഥത്തിലെൻ
ദേവിയുണ്ടോ ദേവീ

(സാമ്യമകന്നോരുദ്യാനമേ)

കച്ചമണികൾ നൃത്തം വയ്ക്കും
വൃശ്ചികരാവുകളിൽ
രാഗേന്ദുമുഖികൾ നാണത്തിലൊളിക്കും
രോമഹർഷങ്ങളേ നിങ്ങൾ
പൂവിടർത്തിയ സരോവരത്തിലെൻ
ദേവിയുണ്ടോ ദേവീ

(സാമ്യമകന്നോരുദ്യാനമേ)

ചിത്രം
ദേവി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

സായന്തനം ചന്ദ്രികാ

സായന്തനം ചന്ദ്രികാ ലോലമായ്..
നാലമ്പലം നലമെഴും സ്വർഗ്ഗമായ്
മനയോല ചാർത്തീ കേളീവസന്തം
ഉണരാത്തതെന്തേ പ്രിയതേ..

(സായന്തനം)

വില്വാദ്രിയിൽ തുളസീദളം ചൂടാൻ വരും മേഘമായ്
ശാലീനയായ് പൊന്നാതിരാപ്പൂതേടുമീ തെന്നലും
നീയൊരുങ്ങുമമരരാത്രിയിൽ..
തിരുവരങ്ങിലമൃതവർഷമായ്
പനിനീർതളിക്കുവാൻ ഇന്ദ്രദൂതുമായ് വന്നു..

(സായന്തനം)

ഋതുവീണതൻ കരുണാർദ്രമാം ശ്രീരാഗമേ എങ്ങു നീ
കുളിരോർമ്മയിൽ പദമാട്ടുമെൻ പ്രിയരാധികേ എങ്ങു നീ
നിൻ പ്രസാദ മധുരഭാവമെവിടെ..
നിൻ വിലാസ ലയതരംഗമെവിടെ...
എന്നുൾച്ചിരാതിൽ നീ ദീപനാളമായ് പോരൂ..

(സായന്തനം)

ചിത്രം
കമലദളം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ജാനകി	കെ.ജയകുമാർ	ജോൺസൺ

Babu Edakochi

സായന്തനം നിഴൽ

സായന്തനം നിഴൽ വീശിയില്ല
ശ്രാവണ പൂക്കളുറങ്ങിയില്ല (2)
പൊയ് പോയ നാളിൻ മയിൽപ്പീലി മിഴികളിൽ
നീലാഞ്ജനദ്യുതി മങ്ങിയില്ല

(സായന്തനം..)

സീമന്ത രേഖയിൽ സിന്ദൂരമണിയുമൊരുഷ-
സന്ധ്യ വീണ്ടും വന്ന ആ...ആ..ആ.....(2)
കാലം നമുക്കായ് ഒരുക്കും മുഹൂർത്തം
അതി ധന്യമാകും മുഹൂർത്തം
ആ...ആ..ആ്.ആ..ആ..

(സായന്തനം..)

ശ്രീമതി പക്ഷികൾ സാധകം ചെയ്യുമീ
സാമഗാനത്തിലലിയാം ആ..ആ..ആ.ആ. (2)
പ്രാണനിൽ വിങ്ങുമചുംബിത മൌനം
ചിറകുകൾ തേടും മൌനം
ആ...ആ..ആ.ആ..ആ..

(സായന്തനം..)

ചിത്രം
ഒഴിവുകാലം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ഉണ്ണിമേനോൻ, രഞ്ജിനി മേനോൻ	കെ.ജയകുമാർ	ജോൺസൺ

1110

Babu Edakochi

സാരംഗി മാറിലണിയും

ഉം..ഉം..ഉം...
സാരംഗി മാറിലണിയും ഏതപൂർവഗാനമോ
ശിശിരം മറന്ന വാനിൽ ഒരു മേഘരാഗമോ
മൂവന്തി തൻ പുഴയിലൂടെ ഒഴുകീ ആരതി

(സാരംഗി...)

പൊൻത്താരകങ്ങൾ നിന്റെ കണ്ണിൽ പൂത്തിറങ്ങിയോ
വെൺ ചന്ദ്രലേഖ നിന്റെ ചിരിയിൽ കൂടണഞ്ഞതോ (2)
സംഗീതമായ് നിൻ ജീവനിൽ ചിറകാർന്നു വന്നു ഞാൻ
ചൈത്രരാഗങ്ങൾ ഓർക്കവേ പൂക്കുന്ന ശാഖി ഞാൻ

(സാരംഗി..)

മഴവില്ലണിഞ്ഞു നിന്റെ ഉള്ളിൽ പൂക്കളായതോ
അലയാഴി നിന്റെ പ്രേമഭാവം ഗാനമാക്കിയോ (2)
നിറമുള്ളൊരീ നിമിഷങ്ങളിൽ ശുഭഗീതമായ് ഞാൻ
ശ്രാവണോന്മാദ രാത്രിയിൽ നിന്നെ തേടി ഞാൻ

(സാരംഗി..)

ചിത്രം
പാവക്കൂത്ത്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	യൂസഫലി കേച്ചേരി	മോഹൻ സിത്താര

1111

സിന്ദൂര സന്ധ്യേ പറയൂ

സിന്ദൂര സന്ധ്യേ പറയൂ നീ
പകലിനെ കൈവെടിഞ്ഞോ
അതോ രാവിന്റെ മാറിലടിഞ്ഞോ
നിൻ പൂങ്കവിളും നനഞ്ഞോ
സിന്ദൂര സന്ധ്യേ പറയൂ നീ
പകലിനെ കൈവെടിഞ്ഞോ
നീ പകലിനെ കൈവെടിഞ്ഞോ

നിഴലേ ഞാൻ നിന്നെ പിൻതുടരുമ്പോൾ
നീങ്ങുകയാണോ നീ അകലേ
നീങ്ങുകയാണോ നീ
അഴലേ നിന്നിൽ നിന്നകലുമ്പോഴെല്ലാം
അടുക്കുകയാണോ നീ
എന്നിലേക്കടുക്കുകയാണോ നീ
ഓ...ഓ..ഓ..
(സിന്ദൂര സന്ധ്യേ പറയൂ)

മാനസം ചുംബിച്ച മന്ദാര വല്ലിയിൽ
മിഴിനീർ മുകുളങ്ങളോ
അതോ കവിയും കദനങ്ങളോ
ആട്ടവിളക്കിന്റെ ഇടറുന്ന നാളത്തിൽ
നടനിന്നും ഒരു പാവയോ
വിധി ചലിപ്പിക്കും വെറും പാവയോ
ഓ...ഓ...ഓ..

(സിന്ദൂര സന്ധ്യേ പറയൂ)

ചിത്രം
മോഹൻ സിത്താര

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ജോൺസൺ

1112

സിന്ദൂരം പെയ്തിറങ്ങി

സിന്ദൂരം പെയ്തിറങ്ങി പവിഴമലയിൽ
മന്ദാരം പൂത്തൊരുങ്ങി ഹരിതവനിയിൽ
സോപാനസന്ധ്യ നീളേ കനകമൊഴുകീ

(സിന്ദൂരം)

കർണ്ണികാരപല്ലവങ്ങൾ താലമേന്തി നിൽക്കയായ്
കൊന്നപൂത്ത മേടുകൾ മഞ്ഞളാടി നിൽക്കയായ്
കാൽച്ചിലമ്പണിഞ്ഞു നിന്ന ഗ്രാമകന്യയായ് മനം
കനവിൽ നിറയും ശ്രുതിയായ് മുരളി
കതിരുലയും കൈകളിലൊരു തരിവളയുടെ കൈത്താളം
തിരിതെളിയും തറവാടിനു
പുതുമണ്ണിൻ സ്ത്രീധനമായ് പൂക്കാലം

(സിന്ദൂരം)

കേശഭാരമോടെയിന്ന് കളിയരങ്ങുണർന്നുപോയ്
പഞ്ചവാദ്യലഹരിയിൽ പൊൻതിടമ്പുയർന്നുപോയ്
മാരിവില്ല് ചൂടി നിന്ന വർഷമേഘസുന്ദരി
കരളിൽ തഴുകീ കുളിരും മഴയും
നെയ്ത്തിരിയും കുരവയുമായ്
എതിരേൽക്കും ചാരുതയിൽ
സുന്ദരമൊരു കാമനയുടെ
പനിനീർക്കുട നീർത്തുകയായ് പൊന്നോണം

(സിന്ദൂരം)

ചിത്രം
ധ്രുവൽക്കൊട്ടാരം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	ചുനക്കര രാമൻകുട്ടി	ശ്യാം

സിന്ദൂരതിലകവുമായ്

സിന്ദൂരതിലകവുമായ് പുള്ളിക്കുയിലേ പോരൂ നീ
സിന്ദൂരതിലകവുമായ് പുള്ളിക്കുയിലേ പോരൂ നീ
രാഗാർദ്രമായി നീ മോഹങ്ങൾ തന്നു പോ (2)
പ്രേമത്തിൻ കഥകളുമായി പറന്നു വന്നു തെന്നലും
പധപ പധപ പധ പധസരി സധപ (2)
പധസ ധസരി സരിമ രിമനി സധപ

(സിന്ദൂര...)

കരള് കരളുമായ് മനസ്സ് മനസ്സുമായ്
ആടിപ്പാടി ചേർന്നല്ലോ (2)
ഇളം കിളീ ഇണക്കിളീ ഇനിയും നീ വരുകില്ലേ
കുളിരുമായി നീ മധുരമായി നീ
മൃദുലഭാഷിണീ പറന്നു പറന്നു വാ
പധപ പധപ പധ പധസരി സധപ (2)
പധസ ധസരി സരിമ രിമനി സധപ
(സിന്ദൂര...)

കൊതിച്ചു കൊതിച്ചു ഞാൻ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു ഞാൻ
ഗാനം പാടി വന്നല്ലോ (2)
മരാളികേ മനോഹരീ ഇനിയും നീ വരുകില്ലേ
മിഴിയിലായിരം കഥയുമായ് നീ
ഹൃദയമോഹിനീ പറന്നു പറന്നു വാ
പധപ പധപ പധ പധസരി സധപ (2)
പധസ ധസരി സരിമ രിമനി സധപ
(സിന്ദൂര...)

ചിത്രം
കുയിലിനെ തേടി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, ജാനകി	പൂവച്ചൽ ഖാദർ	രവീന്ദ്രൻ

Babu Edakochi

സിന്ദൂരസന്ധ്യയ്ക്ക് മൗനം

സിന്ദൂരസന്ധ്യയ്ക്ക് മൗനം
മന്ദാരക്കാടിനു മൗനം
എന്തുപറഞ്ഞാലും എന്നരികിൽ
എൻ പ്രിയനെപ്പോഴും മൗനം

(സിന്ദൂര...)

മുത്തുവിരിയ്ക്കും പുഴയുടെ തീരം
കെട്ടിപ്പുണരും ലതയുടെ നാണം
എത്ര കണ്ടാലും മതിയാവില്ല
ഞാനെന്നിൽ വരയ്ക്കുമീ മോഹനരൂപം

(സിന്ദൂര...)

മെല്ലെത്തുടിയ്ക്കും ഇണയുടെയുള്ളിൽ
ഒന്നിച്ചുണരും നിറങ്ങൾ കണ്ടു
എന്നുമൊന്നാകാനറിയാതിങ്ങനെ
നിന്നെ വിളിയ്ക്കുമെൻ തീരാത്ത മോഹം

(സിന്ദൂര...)

ചിത്രം
ചൂള

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ, സുശീല

രചന
മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

സംഗീതം
എം.എസ്.വിശ്വനാഥൻ

സീതാദേവി സ്വയംവരം

സീതാദേവി സ്വയംവരം ചെയ്തൊരു
ത്രേതായുഗത്തിലെ ശ്രീരാമൻ
കാൽവിരൽ കൊണ്ടൊന്നു തൊട്ടപ്പോൾ പണ്ട്
കാട്ടിലെ കല്ലൊരു മോഹിനിയായ് (2)
അതു കൊണ്ട് -
എനിക്കു പേടിയാകുന്നു
എന്തിന് ?

ഏതോ ശില്പി ഒരിക്കൽ നിർമ്മിച്ചൊരു
ചേതോഹരാംഗി തൻ രൂപം
നിൻ നഖം കൊണ്ടപ്പോൾ ഉയിരിട്ടുവോ
അന്നു നിന്നിലെ മോഹങ്ങൾ കതിരിട്ടുവോ (2)
ഈ പ്രതിമ നീയാണ്
ശില്പി ഞാനും... നോക്കൂ

കല്ലിൽ കൊത്തി വെച്ച കവിതേ
നിന്റെ കനകചിലങ്ക കിലുങ്ങിയതെങ്ങിനെ (2)
മാറിടം തുടിക്കും പ്രതിമേ നിന്റെ
മേലാസകലം തളിരിട്ടതെങ്ങിനെ
പൂമെയ്യണിഞ്ഞു വന്നൊരഴകേ
എന്നെ പുളകങ്ങൾ കൊണ്ടു പുതപ്പിക്കുകില്ലയോ
മന്മഥൻ വിടർത്തും മലരേ
നിന്റെ മായാചഷകം എനിക്കുള്ളതല്ലയോ
(സീതാ..)

ചിത്രം
വാഴ്‌വേമായം

1116

സീമന്തരേഖയിൽ ചന്ദനം

സീമന്തരേഖയിൽ ചന്ദനം ചാർത്തിയ
ഹേമന്ത നീല നിശീഥിനീ
മാനസദേവന്റെ ചുംബന പൂക്കളോ
സ്മേരവതീ നിന്റെ ചൊടിയിണയിൽ
ചൊടിയിണയിൽ..
വൃശ്ചികമാനത്തെ പന്തലിൽ വെച്ചോ
പിച്ചകപ്പൂവല്ലിക്കുടിലിൽ വെച്ചോ
ആരോടും ചിരിക്കുന്ന കുസൃതിക്കു പ്രിയദേവൻ
ജീരകക്കസവിന്റെ പുടവ തന്നു
പട്ടുപുടവ തന്നു
നീ ശ്രീമംഗലയായി അന്നു നീ
സീമന്തിനി ആയി

(സീമന്ത രേഖയിൽ....)

ആറാട്ടുഗംഗാതീർഥത്തിൽ വെച്ചോ
ആകാശപ്പാല തൻ തണലിൽ വെച്ചോ
മുത്തിന്മേൽ മുത്തുള്ള സ്നേഹോപഹാരം
മുഗ്ധവതീ ദേവൻ നിനക്കു തന്നു
ദേവൻ നിനക്കുതന്നു
നീ പുളകാർദ്രയായി അന്നു നീ
സ്നേഹവതി ആയി

(സീമന്ത രേഖയിൽ....)

ചിത്രം
വഴിവിളക്ക്

പാടിയത്
വിധുപ്രതാപ്, ജോത്സ്ന

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
മോഹൻ സിത്താര

1117

Babu Edakochi

സുഖമാണീ നിലാവ്

സുഖമാണീ നിലാവ് എന്ത് സുഖമാണീ കാറ്റ് (2)
അരികിൽ നീ വരുമ്പോൾ എന്ത് രസമാണീ സന്ധ്യ
പൂം ചിറകിൽ പറന്നുയരാൻ
കുളിരലയിൽ നനഞ്ഞലിയാൻ അഴകേ

(സുഖമാണീ..)

ഇടവഴിയിൽ നാമാദ്യം കണ്ടപ്പോൾ
കുസൃതിയുമായ് മറഞ്ഞവനേ
ചിരിച്ചുടഞ്ഞോ കരിവളകൾ
വെറുതേ നീ പിണങ്ങി നിന്ന
ആ നിമിഷം പ്രിയ നിമിഷം അഴകേ

(സുഖമാണീ..)

ഓർമ്മയിലെ പൂക്കണി കൊമ്പ്
പൊൻ തുഴയാൻ തുഴഞ്ഞവനേ
എവിടെ നിന്നോ എൻ പ്രിയ രഹസ്യം
പകുത്തെടുക്കാനണഞ്ഞവനേ
എനിക്ക് വേണം ഈ കനി മനസ്സ് അഴകേ

(സുഖമാണീ..)

ചിത്രം
നമ്മൾ

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ബി.വസന്ത

രചന
ശ്രീകുമാരൻതമ്പി

സംഗീതം
എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

Babu Edakochi

സുഖമൊരു ബിന്ദു

സുഖമൊരു ബിന്ദു ദു:ഖമൊരു ബിന്ദു
ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ബിന്ദുവിലേക്കൊരു
പെൻഡുലമാടുന്നു ജീവിതം അതു ജീവിതം
എഹേഹേ.എഹെഹേ....ആ..ആ..ആ
കണ്ണീരിൽ തുടങ്ങും ചിരിയായ് വളരും
കണ്ണീരിലേക്കു മടങ്ങും
നാഴികമണിയുടെ സ്പന്ദന ഗാനം
ഈ വിശ്വ ചൈതന്യ ഗാനം
കാലം അളക്കും സൂചി മരിക്കും
കാലം പിന്നെയും ഒഴുകും

(സുഖമൊരു..)

ആത്മാവിൻ ഭാവന വസന്തം വിടർത്തും
ആയിരം വർണ്ണങ്ങൾ പടർത്തും
ആശയൊരാതിര നക്ഷത്രമാകും
അതു ധൂമകേതുവായ് മാറും
പുലരി ചിരിക്കും സന്ധ്യ തുടിക്കും
ഭൂമി പിന്നെയും തിരിയും

(സുഖമൊരു...)

ചിത്രം
ഇതു മനുഷ്യനോ

Babu Edakochi

സുഖമോ ദേവി

സുഖമോ ദേവി സുഖമോ ദേവി സുഖമോ ദേവി
സുഖമോ ദേവി സുഖമോ ദേവി സുഖമോ ദേവി
സുഖമോ സുഖമോ...(2)

നിൻ കഴൽ തൊട്ടും മൺതരികളും
മംഗലനീലാകാശവും (2)
കുശലം ചോദിപ്പൂ നെറുകിൽ തഴുകീ (2)
കുളിർ പകരും പനിനീർക്കാറ്റും (2)

(സുഖമോ ദേവി)

അഞ്ജനം തൊട്ടും കുഞ്ഞുപൂക്കളും
അഞ്ചിതമാം പൂംപീലിയും (2)
അഴകിൽ കോതിയ മുടിയിൽ തിരുകീ (2)
കളമൊഴികൾ കുശലം ചൊല്ലും (2)

(സുഖമോ ദേവി)

ചിത്രം
സുഖമോ ദേവി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, സുശീല	ഭാസ്കരൻ	ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

സുന്ദരസ്വപ്നമേ

സുന്ദരസ്വപ്നമേ നീയെനിക്കേകിയ
വർണ്ണച്ചിറകുകൾ വീശി
പ്രത്യൂഷനിദ്രയിൽ ഇന്നലെ ഞാനൊരു
ചിത്രപതംഗമായ് മാറീ

രാഗസങ്കല്പ വസന്തവനത്തിലെ മാകന്ദമഞ്ജരി തേടീ
എന്നെ മറന്നു ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു ഞാൻ
എന്തിനോ ചുറ്റിപ്പറന്നു

(സുന്ദരസ്വപ്നമെ)

താരുണ്യസങ്കല്പ്പ രാസവൃന്ദാവന
താരാപഥങ്ങളിലൂടെ
പൗർണ്ണമിത്തിങ്കൾ തിടമ്പെഴുന്നള്ളിച്ച
പൊന്നമ്പലങ്ങളിലൂടെ
പൂത്താലമേന്തിയ താരകൾ നിൽക്കുന്ന
ക്ഷേത്രാങ്കണങ്ങളിലൂടെ
എന്നെ മറന്നു ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു ഞാൻ
എന്തിനോ ചുറ്റിപ്പറന്നു

(സുന്ദരസ്വപ്നമെ)

ചിത്രം
ഗുരുവായൂർ കേശവൻ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
എം.ഡി.രാജേന്ദ്രൻ

സംഗീതം
രവീന്ദ്രൻ

1121

സുന്ദരീ... നിൻ തുമ്പുകെട്ടി

സുന്ദരീ... ആ സുന്ദരീ ആ.
സുന്ദരീ നിൻ തുമ്പു കെട്ടിയിട്ട ചുരുൾമുടിയിൽ
തുളസിതളിരില ചൂടി
തുഷാരഹാരം മാറിൽ ചാർത്തി
താരുണ്യമേ നീ വന്നൂ. നീ വന്നൂ.സുന്ദരീ..

(നിൻ)

സുതാര്യസുന്ദര മേഘങ്ങളലിയും
നിതാന്ദ നീലിമയിൽ (2)
ഒരു സുഖ ശീതള ശാലീനതയിൽ
ഒഴുകീ ഞാനറിയാതെ
ഒഴുകീ ഒഴുകീ ഞാനറിയാതെ സുന്ദരീ..

(നിൻ)

മൃഗാങ്ക തരളിത മൃണ്മയകിരണം
മഴയായ് തഴുകുമ്പോൾ (2)
ഒരു സരസീരുഹ സൗപർണ്ണികയിൽ
ഒഴുകീ ഞാനറിയാതെ
ഒഴുകീ ഒഴുകീ ഞാനറിയാതേ സുന്ദരീ..

(നിൻ)

ചിത്രം
ശാലിനി എന്റെ കൂട്ടുകാരി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ	ബിച്ചു തിരുമല	രവീന്ദ്രൻ

1122

സുന്ദരീ ഒന്നൊരുങ്ങി വാ

അ..ആ..സുന്ദരീ ഒന്നൊരുങ്ങി വാ
നാളെയാണു ഉം..ഉം..

സുന്ദരീ സുന്ദരീ ഒന്നൊരുങ്ങി വാ വാ
നാളെയാണു താലി മംഗളം
നീയും വരന്റെ പെണ്ണാളായി നിന്നു വേണം
ചടങ്ങു മോടിയാക്കുവാൻ മധുവിധുവിനു ചിറകടിച്ചു നീ
പലയിടങ്ങളിൽ പറ പറക്കണം..
(സുന്ദരീ)
സൂന ചാരുനീ വാ ശ്രീ കൊരവരേലാ
ആ ഗമധാനി സ ഗമധാനി സ
ആരോരും ഇല്ലാത്ത കാലത്തു നീ
എന്റെ ചാരത്തു വന്നെങ്കിലും
സുന്ദരീ സുന്ദരീ...
താഴത്തും വെക്കാതെ തോളത്തും വെക്കാതെ
മീനാക്ഷിയായെന്നിൽ നീ
പാലാഴിയിലാറാടിയ പൂവമ്പിളി നീയെങ്ങനെ
പാവങ്ങടെ പഞ്ചാമൃതമായ്
(സുന്ദരീ)
ആ..ആ..ആ..ല..ലാ.ലാ..ലാ
കൊണ്ടോട്ടമോട്ടന്നൊരോട്ടോ കുടുംബത്തിനുണ്ടായ
സൌഭാഗ്യമേ സുന്ദരീ..സുന്ദരീ..
കഞ്ഞിക്കു ഞങ്ങൾക്കു പഞ്ഞത്തമേകാത്ത
മാതാന്നപൂർണ്ണേശ്വരി
പുയാപ്ല നീയെന്തിനു വയ്യാത്തൊരെടങ്ങേറിന്
കയ്യാങ്കളി കൂട്ടുന്നെടോ
(സുന്ദരീ)

ചിത്രം
ഏയ് ഓട്ടോ

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
എം.എസ്.വിശ്വനാഥൻ

സുപ്രഭാതം.. സുപ്രഭാതം

സുപ്രഭാതം.. സുപ്രഭാതം.. സുപ്രഭാതം..
നീലഗിരിയുടെ സഖികളേ.. ജ്വലാമുഖികളേ
ജ്യോതിർമയിയാം ഉഷസ്സിന്
വെള്ളിച്ചാമരം വീശും മേഘങ്ങളേ..
സുപ്രഭാതം.. സുപ്രഭാതം.. സുപ്രഭാതം..

അഞ്ജനക്കല്ലുകൾ മിനുക്കിയടുക്കി
അഖിലാണ്ഡമണ്ഡല ശില്പി..
(അഞ്ജനക്കല്ലുകൾ)
പണിഞ്ഞിട്ടും പണിഞ്ഞിട്ടും
പണി തീരാത്തൊരു പ്രപഞ്ചമന്ദിരമേ..
മന്ദിരമേ....മന്ദിരമേ..
പണി തീരാത്തൊരു പ്രപഞ്ചമന്ദിരമേ..നിന്റെ
നാലുകെട്ടിലെ പടിപ്പുരമുറ്റത്ത്
ഞാനെന്റെ മുറികൂടി പണിയിച്ചോട്ടേ..
ആഹാ ഹാ... ഓ ഹോ ഹോ...ആഹാ ഹാ...
(നീലഗിരിയുടെ സഖികളേ)

ആയിരം താമരത്തളിരുകൾ വിടർത്തി
അരയന്നങ്ങളെ വളർത്തി..
(ആയിരം താമരത്തളിരുകൾ)
വസന്തവും ശിശിരവും കുളിക്കാനിറങ്ങുന്ന
വനസരോവരമേ...
സരോവരമേ...സരോവരമേ
വസന്തവും ശിശിരവും കുളിക്കാനിറങ്ങുന്ന
വനസരോവരമേ
നിന്റെ നീലവാർമുടിച്ചുരുളിന്റെയറ്റത്ത്
ഞാനെന്റെ പൂ കൂടി ചൂടിച്ചോട്ടേ
ആഹാ ഹാ... ഓ ഹോ ഹോ...ആഹാ ഹാ...

ചിത്രം
പണിതീരാത്ത വീട്

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

സുമംഗലീ നീ

സുമംഗലീ നീയോർമ്മിക്കുമോ
സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ഈ ഗാനം
ഒരു ഗദ്ഗദമായ് മനസ്സിലലിയും
ഒരു പ്രേമകഥയിലെ ദു:ഖഗാനം...

(സുമംഗലീ...)

പിരിഞ്ഞുപോകും നിനക്കിനിയിക്കഥ
മറക്കുവാനേ കഴിയൂ (പിരിഞ്ഞു)
നിറഞ്ഞ മാറിലെ ആദ്യനഖക്ഷതം
മറയ്ക്കുവാനേ കഴിയൂ, കുന്തലാൽ
മറയ്ക്കുവാനേ കഴിയൂ...

(സുമംഗലീ ...)

കൊഴിഞ്ഞ പീലികൾ പെറുക്കിയെടുക്കും
കൂടുകെട്ടും ഹൃദയം (കൊഴിഞ്ഞ...)
വിരിഞ്ഞ പൂവിനും വീണപൂവിനും
വിരുന്നൊരുക്കും ഹൃദയം എപ്പൊഴും
വിരുന്നൊരുക്കും ഹൃദയം...

(സുമംഗലി...)

ചിത്രം
വിവാഹിത

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	കൈതപ്രം	രവീന്ദ്രൻ

1125

സുമുഹൂർത്തമായ്

സുമുഹൂർത്തമായ്...
സ്വസ്തി.. സ്വസ്തി... സ്വസ്തി..
സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്കിരിപ്പിടമാകുമെൻ രാമസാമ്രാജ്യമേ..
ദേവകളേ.. മാമുനിമാരേ.. സ്നേഹതാരങ്ങളേ..
സ്വപ്നങ്ങളേ.. പൂക്കളേ.. വിടയാകുമീ വേളയിൽ
സ്വസ്തി.. സ്വസ്തി.. സ്വസ്തി..
ത്ര്യയംബകം വില്ലൊടിയും മംഗളദുന്ദുഭി നാദവുമായ്
മിഥിലാപുരിയിലെ മാൻകിടാവിനു രാജകലയുടെ
മാമാങ്കമേകിയ കോസലരാജകുമാരാ..
സുമുഹൂർത്തമായ്.. സ്വസ്തി.. സ്വസ്തി.. സ്വസ്തി..
ആത്മനിവേദനമറിയാതെ എന്തിനെൻ
മുദ്രാംഗുലീയം വലിച്ചെറിഞ്ഞു..
രാഗചൂഡാമണി ചെങ്കോൽത്തുരുമ്പിലങ്ങെന്തിനു
വെറുതെ പതിച്ചു വച്ചു..
കോസലരാജകുമാരാ....
എന്നെ ഈ ഞാനായ് ജ്വലിപ്പിച്ചുണർത്തിയോരഗ്നിയേപ്പോലും
അവിശ്വസിച്ചെങ്കിലും
കോസലരാജകുമാരാ.. രാജകുമാരാ...
എന്നുമാ സങ്കൽപ്പ പാദപത്മങ്ങളിൽ
തലചായ്ച്ചു വെച്ചേ ഉറങ്ങിയുള്ളൂ..സീത ഉറങ്ങിയുള്ളൂ...
പിടയ്ക്കുന്ന പ്രാണൻ വിതുമ്പുന്ന ശോകാന്തരാമായണം
ദിഗന്തങ്ങളിൽ മയങ്ങുന്നിതാശാപാശങ്ങൾ..
അധർമ്മം നടുങ്ങുന്ന മാർത്താണ്ഡപൗരുഷം രാമശിലയായ് കറുത്തുവോ
കൽപ്പാന്തവാരിയിൽ..
അമ്മേ.. സർവ്വംസഹയാം അമ്മേ..
രത്നഗർഭയാം അമ്മേ...
ത്രേതായുഗത്തിന്റെ കണ്ണുനീർമുത്തിനെ
നെഞ്ചോട് ചേർത്തു പുണർന്നെടുക്കൂ...
സുമുഹൂർത്തമായ്...
സ്വസ്തി.. സ്വസ്തി.. സ്വസ്തി...

ചിത്രം
കമലദളം

പാടിയത്
യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
എം.എസ്.വിശ്വനാഥൻ

Babu Edakochi

സുരലോകജലധാരയൊഴുകി

സുരലോകജലധാരയൊഴുകിയൊഴുകി
പുളകങ്ങൾ ആത്മാവിൽ തഴുകി തഴുകി
ഇളം കാറ്റു മധുമാരി ളുകി ളുകി
വാനമൊരു വർണ്ണചിത്രമെഴുതിയെഴുതീ

(സുരലോക)

കാമുകനാം പൂന്തെന്നൽ മുറുകെ മുറുകെ പുണരുന്ന
കാമിനിയാം പൂഞ്ചോല കുതറിക്കുതറിയോടുന്ന
മേഘമാല വാനിലാകെ മലർന്നു മലർന്നു നീന്തുന്നു
കണ്ണിൻ മുന്നിൽ വിണ്ണഴകിൻ നൃത്തമല്ലോ കാണ്മൂ
കാലിൽ തങ്കച്ചിലമ്പിട്ട നർത്തകിയല്ലോ അരുവി

(സുരലോക)

മാനസത്തിൽ സ്വപ്നരാജി നിറയെ നിറയെ വിരിയുന്നു
മാദകമാം സങ്കല്പങ്ങൾ ചിറകു നീർത്തിപ്പറക്കുന്നു
ചക്രവാള സീമയിങ്കൽ പാറിപ്പാറി ചെല്ലുന്നു
മാരിവില്ലിൻ ഊഞ്ഞാലയിൽ ഉർവശിയായ് ചാഞ്ചാടും
മാറി മാറി മദന സ്വപ്ന ഗാനമാല ഞാൻ പാടും

(സുരലോക)

ചിത്രം
ഏഴാം കടലിനക്കരെ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
യൂസഫലി കേച്ചേരി

സംഗീതം
ബാബുരാജ്

Babu Edakochi

സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളെ

സുറുമയെഴുതിയ മിഴികളെ
പ്രണയമധുര തേൻ തുളുമ്പും
സൂര്യകാന്തി പൂക്കളേ

ജാലക തിരശ്ശീല നീക്കി
ജാലമെറിയുവതെന്തിനോ
തേൻ പുരട്ടിയ മുള്ളുകൾ നീ
കരളിലെറിയുവതെന്തിനോ

(സുറുമയെഴുതിയ)

ഒരു കിനാവിൻ ചിറകിലേറി
ഓമലാളെ നീ വരു
നീലമിഴിയിലെ രാഗ ലഹരി
നീ പകർന്നു തരു തരു

(സുറുമയെഴുതിയ)

ചിത്രം
കദീജ

പാടിയത്
മധുബാലകൃഷ്ണൻ, കാർത്തിക്

രചന
രാജീവ് നായർ

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

1128

സുൻ സുൻ സുന്ദരിത്തുമ്പീ

സുൻ സുൻ സുന്ദരിത്തുമ്പീ ചെം ചെം ചെമ്പകക്കൊമ്പിൽ
സും സും ചൂളം മൂളാൻ വാ ഹൊയ് ഹൊയ് ഹൊയ്
(സുൻ..)
മഞ്ഞുമാർഗഴി മാസമായ് നെല്ലിമലരിലെ തേൻകണം
കട്ടുപോവണ കള്ളക്കാറ്റിനു നാണം നാനാഴി ...
സുൻ സുൻ സുന്ദരിത്തുമ്പീ ചെം ചെം ചെമ്പകക്കൊമ്പിൽ
സും സും ചൂളം മൂളാൻ വാ ഹൊയ് ഹൊയ് ഹൊയ്
താഴേ... ജാതിമല്ലി പൂത്തുകുളിരുമീ താഴ്വാരം
കോലമയിൽപ്പീലിയുഴിയും... മാറ്റോരം ...
ചന്തമുള്ള പന്തലൊരുക്കണതാര് .. (2)
തൊട്ടാവാടിത്തത്തേ നിന്നെ കെട്ടാൻ പോവണതാര്
ഇല്ലിക്കാട്ടിൽ മല്ലത്തേരിൽ ചുറ്റും പുന്നരിപ്രാവ്
ഒരാശാമരം പൂക്കുന്നുവോ ...
ഞാനും നീയും മാത്രം കണ്ടോ..
സുൻ സുൻ സുന്ദരിത്തുമ്പീ ചെം ചെം ചെമ്പകക്കൊമ്പിൽ
സും സും ചൂളം മൂളാൻ വാ ഹൊയ് ഹൊയ് ഹൊയ്
ദൂരേ ... വേളിക്കുയിൽ പാടിപ്പതം വന്ന പൂമ്പാട്ടായ് ...
കാത്തിരിക്കുമാമ്പൽകുളക്കരയോരം...
വെള്ളിമുകിൽ പട്ടുവിരിക്കണ നേരം
ഇട്ടാവട്ടത്തമ്മിണിക്കൊക്കിന്നൊത്തിരി നാക്കിലയുണ്ട്
ഇക്കിളിക്കൂട്ടം ചന്ദനത്തെന്നലിലിത്തിരി നാട്ടുനിലാവ്
നിറതാരാട്ടിനായ് നീലാംബരം
ഞാനും നീയും മാത്രം, കേട്ടോ...
സുൻ സുൻ സുന്ദരിത്തുമ്പീ ...
ചെം ചെം ചെമ്പകക്കൊമ്പിൽ ...
സും സും ചൂളം മൂളാൻ വാ ...
മഞ്ഞുമാർഗഴി മാസമായ്
നെല്ലിമലരിലെ തേൻകണം
കട്ടുപോവണ കള്ളക്കാറ്റിനു നാണം നാനാഴി

ചിത്രം
ഓർഡിനറി

Babu Edakochi

സൂര്യകാന്തി സൂര്യകാന്തി

സൂര്യകാന്തി സൂര്യകാന്തി
സ്വപ്നം കാണ്മവതാരെ ആരെ
പ്രേമപൂജാപുഷ്പവുമായി
തേടുവതാരെ ആരെ തേടുവതാരെ ആരെ

(സൂര്യ..)

വെയിലറിയാതെ മഴയറിയാതെ
വർഷങ്ങൾ പോകുവതറിയാതെ (2)
ദേവദാരുവിൻ തണലിലുറങ്ങും
താപസ കന്യക നീ

(സൂര്യ..)

ആരുടെ കനക മനോരഥമേറി
ആരുടെ രാഗപരാഗം തേടി
നീല ഗഗന വനവീഥിയിൽ നില്പൂ
നിഷ് പ്രഭനായ് നിൻ നാഥൻ (2)

{സൂര്യ...]

ചിത്രം
കാട്ടുതുളസി

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ശ്രീകുമാർ	പുത്തഞ്ചേരി	എം.ജി.രാധാകൃഷ്ണൻ

Babu Edakochi

സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു

സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ (2)
പടുതിരിയാളും പ്രാണനിലേതോ നിഴലുകളാടുന്ന നീറ്റം..
സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ..
(സൂര്യകിരീടം)

നെഞ്ചിലെ പിരിശംഖിലെ
തീർത്ഥമെല്ലാം വാർന്നുപോയ് (2)
നാമജപാമൃതമന്ത്രം ചുണ്ടിൽ
ക്ലാവുപിടിക്കും സന്ധ്യാനേരം..
സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ
പടുതിരിയാളും പ്രാണനിലേതോ നിഴലുകളാടുന്ന നീറ്റം..
സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ..
(സൂര്യകിരീടം)

അഗ്നിയായ് കരൾ നീറവേ മോക്ഷമാർഗം നീട്ടുമോ..
ഇഹപര ശാപം തീരാനമ്മേ
ഇനിയൊരു ജന്മം വീണ്ടും തരുമോ..
സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ
പടുതിരിയാളും പ്രാണനിലേതോ നിഴലുകളാടുന്ന നീറ്റം..
സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു രാവിൻ തിരുവരങ്ങിൽ..
(സൂര്യകിരീടം)

ചിത്രം
ദേവാസുരം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
വിദ്യാസാഗർ

Babu Edakochi

സൂര്യനായ് തഴുകി

സൂര്യനായ് തഴുകിയുറക്കമുണർത്തുമെൻ
അച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം
ഞാനൊന്നു കരയുമ്പോളറിയാതെ ഉരുകുമെൻ
അച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം
(സൂര്യനായ്..)

കല്ലെടുക്കും കളിത്തുമ്പിയെ പോലെ
ഒരുപാടു നോവുകൾക്കിടയിലും പുഞ്ചിരി
ചിറകു വിടർത്തുമെൻ അച്ഛൻ (2)
[സൂര്യനായ്..]

എന്നുമെൻ പുസ്തകത്താളിൽ മയങ്ങുന്ന
നന്മ തൻ പീലിയാണച്ഛൻ (2)
കടലാസു തോണിയെ പോലെന്റെ
ബാല്യത്തിലൊഴുകുന്നൊരോർമ്മയാണച്ഛൻ
ഉടലാർന്ന കാരുണ്യമച്ഛൻ
കൈവന്ന ഭാഗ്യമാണച്ഛൻ (സൂര്യനായ്..)
അറിയില്ലെനിക്കേതു വാക്കിനാ-
ലച്ഛനെ വാഴ്ത്തുമെന്നറിയില്ല ഇന്നും (2)
എഴുതുമീ സ്നേഹാക്ഷരങ്ങൾക്കുമപ്പുറം
അനുപമ സങ്കൽപമച്ഛൻ
അണയാത്ത ദീപമാണച്ഛൻ
കാണുന്ന ദൈവമാണച്ഛൻ
(സൂര്യനായ്..)

ചിത്രം
സത്യം ശിവം സുന്ദരം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, സുജാത	ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി	ശരത്

1132

സൂര്യനാളം

സൂര്യനാളം പൊൻവിളക്കായ് തിമൃതകതോം
മിന്നൽമേഘ കച്ചക്കെട്ടി തകതിമൃതോം
നാട്ടുവാഴിത്തമ്പുരാനും മേലെ വാഴും ചേകവന്മാർ
വാൾ തൊടുക്കും കേളി കേൾക്കാൻ തിമൃതകതോം
തകതിമൃതോം
(സൂര്യനാളം..)

അരയന്നച്ചുണ്ടൻ വള്ളം തുഴയാൻ വായോ
അമരത്തുണ്ടണിയത്തുണ്ടേ അലങ്കാരങ്ങൾ
പരിവാരം മറ തീർക്കും പടിമേലുണ്ടേ
മുടി മേലേ കൊടിയാട്ടും കുഞ്ചുണ്ണൂലി
പായാരം കൊഞ്ചി പഴമ്പാട്ടും മൂളി
ഇടിവാളും തോൽക്കും മിഴി രണ്ടും വീശി
കൊമ്പില്ലാക്കൊമ്പൻ പോലൊരു പെണ്ണാളല്ലോ
അവൻ തിന്തതിമൃതകൃതോം
(സൂര്യനാളം..)

ആറാട്ടും പൂരോം വേലേം കാണാൻ വായോ
ചെന്നല്ലൂർക്കോലോം വാഴും ചെറുവാൽക്കിളിയേ
പൊന്നാനച്ചന്തം കണ്ടും ചമയം കണ്ടും
പഞ്ചാരിക്കൂറിൻ നെഞ്ചിൽ പടരാൻ വായോ
തുളുനാട്ടിൽപ്പായും പടയോട്ടം കാണാം
ഉറുമിത്തുമ്പേൽക്കും സീൽക്കാരം കേൾക്കാം
തച്ചോളിപ്പാട്ടും വളയും മുറയായ് വാങ്ങാം
തകതിന്തതിമൃതകൃതോം
(സൂര്യനാളം..)

ചിത്രം
തച്ചോളി വർഗ്ഗീസ് ചേകവർ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
കെ.ജയകുമാർ

സംഗീതം
ജോൺസൺ

1133

BabuEdakochi

സൂര്യാംശു

സൂര്യാംശു ഓരോ വയൽപ്പൂവിലും
വൈരം പതിക്കുന്നുവോ...
സീമന്തകുങ്കുമശ്രീയണിഞ്ഞു ചമ്പകം പൂക്കുന്നുവോ..
മണ്ണിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ലാവണ്യമായ്
വിണ്ണിന്റെ ആശംസയായ്...
വിണ്ണിന്റെ ആശംസയായ് ...

ഈ കാട്ടിലഞ്ഞിക്കു പൂവാടയും കൊണ്ടീവഴി മാധവംവന്നു..
കൂടെ ഈ വഴി മാധവം വന്നു...
പാൽക്കതിർപാടത്തു പാടിക്കളിയ്ക്കും പൈങ്കിളിക്കുള്ളം കുളിർത്തു..
ഇണപൈങ്കിളിക്കുള്ളം കുളിർത്തു..
മാമ്പൂമണക്കും വെയിലിൻ മോഹം മാണിക്യക്കനികളായി
മാണിക്യക്കനികളായി
(സൂര്യാംശു)

ആതിരാക്കാറ്റിന്റെ ചുണ്ടിൻ മൃദുസ്മിതം ശാലീനഭാവം രചിച്ചു
രാഗ ശാലീനഭാവം രചിച്ചു.
ഇന്നീ പകൽപക്ഷി പാടുന്ന പാട്ടിൽ
ഓരോ കിനാവും തളിർത്തു.
ഉള്ളിൽ ഓരോ കിനാവും തളിർത്തു
സോപാനദീപം തെളിയുന്ന ദിക്കിൽ
സൗഭാഗ്യതാരോദയം...
സൗഭാഗ്യതാരോദയം.....

ചിത്രം
പക്ഷേ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ബിച്ചു തിരുമല

സംഗീതം
ഇളയരാജ

സ്നേഹത്തിൻ പൂഞ്ചോല

സ്നേഹത്തിൻ പൂഞ്ചോല തീരത്തിൽ
നാമെത്തും നേരം.....ഇന്നേരം
മോഹത്തിൻ പൂനുള്ളി മാല്യങ്ങൾ
കോർക്കുന്ന കാലം.... പൂക്കാലം
പൂജപ്പൂ നീ...... പൂജിപ്പൂ ഞാൻ.....
പനിനീരും തേനും.. കണ്ണീരായ് താനേ...
(സ്നേഹത്തിൻ പൂഞ്ചോല)

വെള്ളിനിലാ നാട്ടിലെ പൗർണ്ണമിതൻ വീട്ടിലെ
പൊന്നുരുകും പാട്ടിലെ രാഗദേവതേ...
പാൽക്കടലിൻ മങ്കതൻ പ്രാണസുധാ ഗംഗതൻ
മന്ത്രജലം വീഴ്ത്തിയെൻ കണ്ണനെ നീ ഇങ്ങുതാ..
മേഘപ്പൂങ്കാറ്റിന്റെ പള്ളിത്തേരേറി
നക്ഷത്രക്കൂടാരക്കീഴിൽ വാ ദേവീ..
ആലംബം നീയേ.. ആധാരം നീയേ...
(സ്നേഹത്തിൻ പൂഞ്ചോല)

ഏതമൃതും തോൽക്കുമീ തേനിനേ നീ തന്നു പോയ്
ഓർമ്മകൾ തൻ പൊയ്കയിൽ മഞ്ഞുതുള്ളിയായ്..
എന്നുയിരിൻ രാഗവും താളവുമായ് എന്നുമെൻ
കണ്ണനെ ഞാൻ പോറ്റിടാം പൊന്നുപോലെ കാത്തിടാം..
പുന്നാരത്തേനേ നിൻ ഏതിഷ്ടം പോലും
എന്നേക്കൊണ്ടാവുമ്പോലെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാം
വീഴല്ലേ തേനേ....വാടല്ലേ പൂവേ....
(സ്നേഹത്തിൻ പൂഞ്ചോല)

ചിത്രം
പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ്

1135

സ്നേഹത്തുമ്പീ ഞാനില്ലേ

ആ ..ആ.ആ.ആ
സ്നേഹത്തുമ്പീ ഞാനില്ലേ കൂടെ
കരയാതെന്നാരോമൽ തുമ്പീ
നീയില്ലെങ്കിൽ ഞാനുണ്ടോ പൂവേ
വാത്സല്യത്തേൻ ചോരും പൂവേ
ഏതോ ജന്മത്തിൻ കടങ്ങൾ തീർക്കാനായ് നീ വന്നു
ഇന്നെന്നാത്മാവിൻ തുളുമ്പും ആശ്വാസം നീ മാത്രം
(സ്നേഹത്തുമ്പീ..)
ഓണപ്പൂവും പൊൻപീലിച്ചിന്തും ഓലഞ്ഞാലിപ്പാട്ടുമില്ല
എന്നോടിഷ്ടം കൂടുമോമൽ തുമ്പികൾ ദൂരെയായ്
നക്ഷത്രങ്ങൾ താലോലം പാടും
നിന്നെക്കാണാൻ താഴെയെത്തും
നിന്നോടിഷ്ടം കൂടുവാനാനായ് ഇന്നു ഞാൻ കൂടെയില്ലേ
മുത്തശ്ശിക്കുന്നിലെ മുല്ലപ്പൂപ്പന്തലിൽ
അറിയാമറയിലും വസന്തമായ് നീ പാടൂ പൂത്തുമ്പീ
(സ്നേഹത്തുമ്പീ..)
ഓരോ പൂവും ഓരോരോ രാഗം
ഓരോ രാവും സാന്ത്വനങ്ങൾ
ഇന്നു ഞാൻ കേട്ടു നിൽക്കാം ഒന്നു നീ പാടുമെങ്കിൽ
ഓരോ നാളും ഓരോരോ ജന്മം
നീയെന്നുള്ളിൽ ശ്യാമമോഹം
പാട്ടുമായ് കൂട്ടിരിക്കാം ഒന്നു നീ കേൾക്കുമെങ്കിൽ
ഊഞ്ഞാലിൻ കൊമ്പിലെ താരാട്ടിൻ ശീലുകൾ
പൊഴിയും സ്വരങ്ങളിൽ സുമങ്ങളായ്
ഞാൻ പാടാം നിൻ മുന്നിൽ
(സ്നേഹത്തുമ്പീ..)

ചിത്രം
ഡിസംബർ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

BabyEdakochi

സ്വന്തമെന്ന പദം

സ്വന്തമെന്ന പദത്തിനെന്തർത്ഥം..
ബന്ധമെന്ന പദത്തിനെന്തർത്ഥം..
ബന്ധങ്ങൾ.. സ്വപ്നങ്ങൾ.. ജലരേഖകൾ..
സ്വന്തമെന്ന പദത്തിനെന്തർത്ഥം..
പുണരാനടുക്കുമ്പോൾ പുറന്തള്ളും തീരവും
തിരയുടെ സ്വന്തമെന്നോ.. (പുണരാ...)

മാറോടമർത്തുമ്പോൾ പിടഞ്ഞോടും മേഘങ്ങൾ
മാനത്തിൻ സ്വന്തമെന്നോ..
പൂവിനു വണ്ടു സ്വന്തമോ
കാടിനു കാറ്റു സ്വന്തമോ
എനിയ്ക്കു നീ സ്വന്തമോ..ഓമനേ
നിനക്കു ഞാൻ സ്വന്തമോ..
(സ്വന്തമെന്ന)

വിടർന്നാലുടനേ കൊഴിയുന്ന പുഞ്ചിരി..
അധരത്തിൻ സ്വന്തമെന്നോ..(വിടർന്നാ...)
കരൾ പുകഞ്ഞാലുതിരും കണ്ണുനീർ മുത്തുകൾ..
കണ്ണിന്റെ സ്വന്തമെന്നോ..
കാണിയ്ക്കു കണി സ്വന്തമോ..
തോണിയ്ക്കു വേണി സ്വന്തമോ..
എനിയ്ക്കു നീ സ്വന്തമോ..ഓമനേ
നിനക്കു ഞാൻ സ്വന്തമോ..
(സ്വന്തമെന്ന)

ചിത്രം
മോഹിനിയാട്ടം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ബാല്യ കിരിയത്ത്

സംഗീതം
ദർശൻ രാമൻ

Babu Edakochi

സ്വപ്നങ്ങളേ വീണുറങ്ങൂ

സ്വപ്നങ്ങളേ വീണുറങ്ങൂ മോഹങ്ങളേ ഇനിയുറങ്ങൂ
മധുരവികാരങ്ങൾ ഉണർത്താതെ
മാസ്മര ലഹരിപ്പൂ വിടർത്താതെ
ഇനിയുറങ്ങൂ വീണുറങ്ങൂ

(സ്വപ്നങ്ങളേ..)

ജീവിതമാകുമീ വാത്മീകത്തിലെ
മൂകവികാരങ്ങൾ വ്യർഥമല്ലേ
കളിയും ചിരിയും വിടരും നാളുകൾ
കദനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയല്ലേ
കരയരുതേ മനസ്സേ നീയിനി
കനവുകൾ തേടി അലയരുതേ

(സ്വപ്നങ്ങളേ..)

ചപലവ്യാമോഹത്തിൻ ക്രൂരിരുൾ കൂട്ടിൽ
ബന്ധനം ബന്ധനം നിത്യ സത്യം
ദാഹവും മോഹവും സ്വാർഥമല്ലേ ഇവിടെ
സ്വന്തവും ബന്ധവും മിഥ്യയല്ലേ (2)
കരയരുതേ മനുഷ്യാ നീയിനി
കനവുകൾ തേടി അലയരുതേ

(സ്വപ്നങ്ങളേ..)

ചിത്രം
തകിലുകൊട്ടാമ്പുറം

പാടിയത്
യേശുദാസ്, ചിത്ര

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
വിദ്യാധരൻ

Babu Edakochi

സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും

സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും പങ്കുവയ്ക്കാം ...
ദുഖഭാരങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാം....
(സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും...)
ആശതൻ തേനും നിരാശതൻ കണ്ണീരും
ആത്മദാഹങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാം..
(സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും...)

കല്പനതൻ കളിത്തോപ്പിൽ പുഷ്പിച്ച
പുഷ്പങ്ങളൊക്കെയും പങ്കുവയ്ക്കാം ..,
(കല്പനതൻ...)
ജീവന്റെ ജീവനാം കോവിലിൽ നേദിച്ച
സ്നേഹാമൃതം നിത്യം പങ്കുവയ്ക്കാം....
(സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും...)

സങ്കല്പകേദാരഭൂവിൽ വിളയുന്ന
പൊൻകതിരൊക്കെയും പങ്കുവയ്ക്കാം..
(സങ്കല്പകേദാര..)
കർമ്മപ്രപഞ്ചത്തിൻ ജീവിതയാത്രയിൽ
നമ്മളേ നമ്മൾക്കായ് പങ്കുവയ്ക്കാം...(കർമ്മ)
ഇനി
(സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും...)

ചിത്രം
കാണാൻ കൊതിച്ച്

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, പി.ലീല	വയലാർ	ദക്ഷിണാമൂർത്തി

1139

സ്വപ്നങ്ങൾ...സ്വപ്നങ്ങളെ

സ്വപ്നങ്ങൾ...സ്വപ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ
സ്വർഗ്ഗകുമാരികളല്ലോ..
നിങ്ങളീ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ..
നിശ്ചലം ശൂന്യമീ ലോകം..(സ്വപ്നങ്ങൾ)
ദൈവങ്ങളില്ല മനുഷ്യരില്ല പിന്നെ ജീവിതചൈതന്യമില്ലാ
സൌന്ദര്യ സങ്കല്പ്പ ശിൽപ്പങ്ങളില്ലാ സൌഗന്ധികപൂക്കളില്ലാ
സ്വപ്നങ്ങൾ...സ്വപ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗകുമാരികളല്ലോ..

ഇന്ദ്രനീലം കൊണ്ടു മാനത്തു തീർത്തൊരു
ഗന്ധർവ്വരാജാങ്കണത്തിൽ..
മാനത്തു തീർത്തൊരു ഗന്ധർവ്വരാജാങ്കണത്തിൽ..
ചന്ദ്രികപ്പൊൻ താഴിക കുടം ചാർത്തുന്ന ഗന്ധർവ്വരാജാങ്കണത്തിൽ..
ചന്ദ്രികപ്പൊൻ താഴിക കുടം ചാർത്തുന്ന ഗന്ധർവ്വരാജാങ്കണത്തിൽ..
അപ്സരകന്യകൾ പെറ്റു വളർത്തുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങൾ നിങ്ങൾ..
ചിത്രശലഭങ്ങൾ നിങ്ങൾ..
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വിരുന്നു വരാറുള്ള ചിത്രശലഭങ്ങൾ നിങ്ങൾ..

ഞാനറിയാതെന്റെ മാനസ ജാലക വാതിൽ തുറക്കുന്ന നിങ്ങൾ..
ശിൽപ്പികൾ തീർത്ത ചുമരുകളില്ലാതെ ചിത്രമെഴുതുന്ന നിങ്ങൾ..
ഏഴല്ലെഴുന്നൂറു വർണ്ണങ്ങളാലെത്ര വാർമഴവില്ലുകൾ തീർത്തു..
ഏഴല്ലെഴുന്നൂറു വർണ്ണങ്ങളാലെത്ര...അങ്ങനെയല്ലാ..
വർണ്ണളാലെത്ര വാർമഴവില്ലുകൾ തീർത്തു..
കണ്ണുനീർ ചാലിച്ചെഴുതുന്ന മായ്ക്കുന്ന
വർണ്ണവിതാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ..
വർണ്ണവിതാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ..
സ്വപ്നങ്ങൾ...
സ്വപ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗകുമാരികളല്ലോ..

ചിത്രം
കാവ്യമേള

പാടിയത്
യേശുദാസ്, അരുന്ധതി

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
രാഘവൻ

Babu Edakochi

സ്വപ്നമാലിനിതീരത്തുണ്ടൊരു

സ്വപ്നമാലിനി തീരത്തുണ്ടൊരു
കൊച്ചു കല്യാണമണ്ഡപം... (2)
സുന്ദര പ്രേമനന്ദനം മുല്ല-
പന്തലിട്ടൊരു മണ്ഡപം ....(2)

(സ്വപ്നമാലിനി...)

കത്തുമാശകൾ നെയ്ത്തിരിവച്ച
പുത്തനാം മലർത്താലമായ്....(2)
കത്തിനിൽകുന്ന വാതിലിൽ എന്റെ
ചിത്രസങ്കൽപ നർത്തകി....

(സ്വപ്നമാലിനി...)

താമസിക്കും ശ്രീരാമനെക്കാക്കും
ഭൂമികന്യകയെ പോലവേ...(2)
എന്നെ മാത്രം നിനച്ചിരിയ്ക്കുന്ന
കണ്മണി എന്റെ പെണ്മണീ
നിന്നെ മാത്രം നിനച്ചിരിയ്ക്കുന്ന
കണ്മണീ നിന്റെ കണ്മണീ...

(സ്വപ്നമാലിനി...)

ചിത്രം
ദേവദാസ്

Babu Edakochi

സ്വയം മറന്നുവോ

സ്വയം മറന്നുവോ പ്രിയങ്കരങ്ങളേ
നിറഞ്ഞു പാട്ട നീ നിറഞ്ഞ വേളയിൽ
അകലെയേതോ നീർച്ചോലയിൽ
കാലം നീരാടിയോ
കണ്ടു കണ്ടറിഞ്ഞു കരളിനൊരു നൊമ്പരം (2)
കൂടെയെത്താത്ത കുഞ്ഞായിരുന്നു പോയ ജന്മങ്ങളിൽ
മാനസങ്ങൾ ഒന്നാകുമെങ്കിൽ മധുരം ജീവിതം

(സ്വയം..)

പൂവിൻ താളിലൂറും മഞ്ഞു കണമാകുവാൻ (2)
മഞ്ഞു നീരിന്റെ വാർചിന്തു നൽകാൻ നല്ല മോഹങ്ങളായ്
മോഹമേതോ വ്യാമോഹമേതോ ഉലകിൻ നാടകം

(സ്വയം..)

ചിത്രം
വെൽകം ടു കൊടൈക്കനാൽ

പാടിയത്
ജയചന്ദ്രൻ, സുജാത

രചന
കൈതപ്രം

സംഗീതം
ദീപക് ദേവ്

1142
സ്വയംവരചന്ദ്രികേ

സ്വയംവരചന്ദ്രികേ സ്വർണ്ണമണിമേഘമേ
ഹൃദയരാഗദൂതു പറയാമോ
പ്രണയമധുരം അവൾക്കായ് പകർന്നു വരുമോ
കൊഞ്ചും കളിത്തെന്നലേ നെഞ്ചിൻ കിളിക്കൊഞ്ചലേ
മെല്ലെയൊന്നു ചെന്നു പറയാമോ
കാതിൽ വിടരും കിനാവിൻ പരിഭവങ്ങൾ
ഏകാന്ത സന്ധ്യ വിടർന്നു സ്നേഹയമുനാനദിക്കരയിൽ
ഇന്നും അവൾ മാത്രം വന്നില്ലാ
വരുമെന്നു വെറുതേ തോന്നി
ഈ വഴിയിലേറി നിന്നു ഞാൻ
ഇന്നുമവൻ കാണാൻ വന്നില്ല
അവൾ കാറ്റായ് മുളയായ് ഞാൻ
സ്വരനിശ്വാസമായെൻ ഗാനം
ഒരു നക്ഷത്രമനമിന്നുമകലെ വിതുമ്പുന്നിതാ
(സ്വയംവര...)

മുടി വാർന്നു കോതിയതില്ലാ നിറമിഴിയിലഞ്ജനം മാഞ്ഞു
കൈവളകൾ പോലും മിണ്ടീല
കുയിൽ വന്നു പാടിയതെന്തേ
പ്രിയസഖികളോതിയതെന്താണോ
പൂമിഴികളെന്തേ തോർന്നീല
അനുരാഗം പ്രിയരാഗം പെയ്തു തീരാതെ പോകുന്നു മോഹം
കടലല പോലെ അല തല്ലി അലയുന്നിതെൻ മാനസം
കൊഞ്ചും കളിത്തെന്നലേ നെഞ്ചിൻ കിളിക്കൊഞ്ചലേ
മെല്ലെയൊന്നു ചെന്നു പറയാമോ
കാതിൽ വിടരും കിനാവിൻ പരിഭവങ്ങൾ
(സ്വയംവര....)

ചിത്രം
ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ആശാ ഭോസ്ലേ	മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ	രവീന്ദ്ര ജെയിൻ

1143

സ്വയംവരശുഭദിനമംഗളങ്ങൾ

സ്വയംവരശുഭദിനമംഗളങ്ങൾ...
അനുമോദനത്തിന്റെ ആശംസകൾ..
പ്രിയതോഴീ നിനക്കിന്നേ....
പ്രിയതോഴീ നിനക്കിന്നേ നേരുന്നു ഞാൻ...

(സ്വയംവരശുഭദിനമംഗളങ്ങൾ...)

മഴമുകിലായി നിന്നിൽ പെയ്യലിയാൻ....
പ്രിയതമനണയുന്ന മധുവിധുനാൾ....
(മഴമുകിലായി....)
വളയിട്ട കൈകളാൽ വാരിപ്പുണരുമ്പോൾ
വിളക്കിന്റെ മിഴിപൊത്താൻ മറക്കരുതേ..
പ്രിയതോഴീ നിനക്കിന്നേ....
പ്രിയതോഴീ നിനക്കിന്നേ നേരുന്നു ഞാൻ...

(സ്വയംവരശുഭദിനമംഗളങ്ങൾ.....)

ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നുചേരും
കുളിരുള്ള സംഗമലഹരികളിൽ
(ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾ....)
അരയന്നങ്ങളായ് ഒഴുകുന്ന നിങ്ങൾക്കെൻ
ആത്മാർത്ഥതയുടെ പുഷ്പഹാരങ്ങൾ...
പ്രിയതോഴീ നിനക്കിന്നേ....
പ്രിയതോഴീ നിനക്കിന്നേ നേരുന്നു ഞാൻ...
(സ്വയംവരശുഭദിനമംഗളങ്ങൾ...)

ചിത്രം
സുജാത

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ചിത്ര	കൈതപ്രം	മോഹൻ സിത്താര

സ്വരകന്യകമാർ

സ്വരകന്യകമാർ വീണ മീട്ടുകയായ്
കുളിരോളങ്ങൾ പകർന്നാടുകയായ്
തങ്കരഥമേറി വന്ന പൂന്തിങ്കൾ പെൺമണിയായ്
സുകൃതവനിയിലാരോ പാട്ടും ആശംസാമംഗളമായ്
(സ്വര...)

എങ്ങോ കിനാകടലിന്നുമക്കരെ
അറിയാമറയിൽ പുല്ലാങ്കുഴലൂതുവതാരോ (2)
എന്റെയുള്ളിലാസ്വരങ്ങൾ ശ്രുതി ചേരുമ്പോൾ
മപനിസഗാരിനി പാനിസരിപാ നിസ നിസ
എന്റെയുള്ളിലാ സ്വരങ്ങൾ ശ്രുതി ചേരുമ്പോൾ
മെല്ലെ മൃദു പല്ലവി പോലെയതെൻ ഹൃദയഗീതമാകവേ
ഓർമ്മകൾ വീണലിഞ്ഞു വിരഹഗാനമാകവേ
സാന്ത്വനമായ് വന്നൊരീ സൌവർണ്ണ വേളയിൽ
(സ്വര...)

തീരം കവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോൾ പോലുമീ
പുഴയുടെ ഉള്ളം മെല്ലെ തേങ്ങുന്നതെന്തേ (2)
സ്വരകണങ്ങൾ പൊന്നണിഞ്ഞു പെയ്യുമ്പോഴും
മോഹം കാർമുകിലിന്നൾത്തുടിയിൽ കദനതാപമെന്തേ
ഓടി വരും തെന്നലിൽ വിരഹ ഗാനമെന്തേ
പുണരാത്തതെന്തേ വാസന്തദൂതികേ...
(സ്വര...)

ചിത്രം
സാന്ത്വനം

പാടിയത്
പി.ലീല

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

സ്വരങ്ങളേ സപ്തസ്വരങ്ങളേ

സ്വരങ്ങളേ സപ്തസ്വരങ്ങളേ
വിരിയൂ രാഗമായ് താളമായ് വർണ്ണമായ്
വിചിത്ര വീണക്കമ്പികളിൽ സ്വരങ്ങളേ
ഇന്ദീവരങ്ങൾ മയങ്ങും മനസ്സിൻ
ഇന്ദുകാന്തപൊയ്കകളിൽ
ജറുസലേത്തിലെ ഗായികമാരുടെ
അമരഗീതമായ് വിടരൂ

(സ്വരങ്ങളേ...)

രാഗം താനം പല്ലവികൾ
രാജസഭാതല നർത്തകികൾ
അവരുടെ കല്പകപൂഞ്ചോലയിലെ
ഹംസധ്വനിയായ് ഉണരൂ

(സ്വരങ്ങളേ...)

വൃന്ദാവനങ്ങൾ ഒരുക്കും മനസ്സിൻ
ഇന്ദ്രജാലദ്വീപുകളിൽ
യദുകുലത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ
മധുരഗീതമായ് വിടരൂ

(സ്വരങ്ങളേ...)

ചിത്രം
അരനാഴികനേരം

1146

BabuEdakochi

സ്വരരാഗമേ മനസ്സിൽ

സ്വരരാഗമേ... ആ...
സ്വരരാഗമേ മനസ്സിൽ നീയുണരുമ്പോൾ അനുരാഗമോ
പൂവുകളിൽ പുലരികളിൽ
പുതിയ ലഹരി നിറയും അളവിൽ ദേവീ
(സ്വര)
പവിഴങ്ങൾ ചിരിതൂകും നിൻ ജീവനിൽ
മൊഴി തേടും വിരഹത്തിൻ ശ്രുതിയാണു ഞാൻ
(പവിഴ)
ജന്മവും പ്രണവ ദീപമായ്
ഒടുവിൽ നിന്നിൽ ഞാൻ തെളിയുമൊരു നിമിഷം (ജന്മ)
(സ്വര)
ആൽമരത്തിൽ ജമന്തിമലരുകൾ സ്വരമാകുമോ
വെള്ളവും തെളിയും അഗ്നിയായടിയനുള്ളവും കുളിരുമോ
ആരോഹണത്തിൽ സ്വരജതികളിലിനി ഞാൻ പാടുമോ
സസസ മമമ ഗ സമഗ സമഗ സ
ആ..ആ..ആ..ആ..
ഗഗഗ നിനിനി ധ മനിധ മനിധ മ
ആ..ആ..ആ..ആ..
ഗമധ നി നി നി മധനി സ സ സ
ആ..ആ..ആ..ആ..
സഗസനിസ സഗസനിസ സഗസനിസ സഗസനിസ
ആ..ആ...ആ...ആ..
നിസഗ നിസഗ നിസഗ നിസഗ മഗസനി
സ ഗ മ

ചിത്രം
രാക്കുയിലിൻ രാഗസദസ്സിൽ

1147

Babu Edakochi

സ്വരരാഗരൂപിണീ

സ്വരരാഗരൂപിണീ സരസ്വതീ നിന്റെ
സ്വർണ്ണ സിംഹാസനമെവിടെ (സ്വരരാഗ)
പുഷ്പിത വനഹൃദയങ്ങളിലൂടേ
സ്വപ്നഹംസ രഥമേറി
കലയുടെ ഹിമവാഹിനികൾ നിന്നെ
കാണാനലയുകയല്ലോ

(സ്വരരാഗ)

നിത്യവസന്തം നർത്തനമാടും
നിൻ തിരു സന്നിധിയിൽ
വിശ്വസൗന്ദര്യം വീണമീട്ടുമീ
വിളക്കുമാടപ്പടവിൽ
ആത്മഗീതാഞ്ജലിയുമായ് നിൽക്കുമൊ -
രന്ധഗായകനല്ലോ..ഞാൻ
അന്ധഗായകനല്ലോ

(സ്വരരാഗ)

ചിത്രം
കാവ്യമേള

Babu Edakochi

സ്വർഗ്ഗഗായികേ

സ്വർഗ്ഗഗായികേ ഇതിലെ ഇതിലെ
സ്വപ്നലോലുപേ ഇതിലെ ഇതിലേ
ഹൃദയമണിയറയിൽ നിന്നെൻ കല്പന
മധുരഭാഷിണിയായ് മന്ത്രിക്കുന്നു..

(സ്വർഗ്ഗ....)

മൂടുപടം മാറ്റി മുഖം കുനിച്ചെത്തുന്ന
നാടൻ നവവധുവെന്നതു പോലെ
നവമീ ചന്ദ്രിക നിന്നുടെ മുന്നിൽ
നവനീത ദലം വാരിത്തൂകി... വാരിത്തൂകി

(സ്വർഗ്ഗ...)

കുഞ്ഞു മേഘങ്ങളെ മുലകൊടുത്തുറക്കിയ
മഞ്ഞണിക്കുന്നുകൾ തോഴികളെ പോൽ
മാമര യവനികയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നീ
പ്രേമസംഗമം നോക്കുകയാവാം
നോക്കുകയാവാം

(സ്വർഗ്ഗ...)

ചിത്രം
മൂലധനം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
വേണുഗോപാൽ സുജാത	പഴവിള രമേശൻ	ജോൺസൺ

Babu Edakochi

സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വപ്നം

സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണും മണ്ണിൻ മടിയിൽ
വിട്ടുണരുന്നേതോ ഋതുഭാവങ്ങൾ (2)
നിറമേഴിൻ തുമ്പത്ത് സ്വരമേളത്തിറയാട്ടം
മാരിക്കാർമുഖം മാറിൽ ചാർത്തീടും മാനം പൂമാനം

(സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ)

ദൂരം ദൂതിനു പോയി കാനനമൈനേ കൂട്ടിനു നീയോ (2)
ഓണവില്ലിന്നു മീട്ടാൻ മീനത്തുമ്പീ നീ വാ
പീലിക്കാവടിയാടി പൂഞ്ചോലക്കുളിരായ് നീ വാ

(സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ)

വീണാ മോഹനരാഗം ജീവിതനാദം നീയെൻ താളം (2)
കാണും കണ്ണിനൊരോളം തേനായ് തീരുമൊരീണം
നിൻ പ്രിയമാനസമിന്നനുരാഗത്തിൻ പൂന്തളിരായ്

(സ്വർഗ്ഗങ്ങൾ)

ചിത്രം
മാളൂട്ടി

പാടിയത്
ഉണ്ണിമേനോൻ, ശ്രീകുമാർ

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
ഔസേപ്പച്ചൻ

Babu Edakochi

സ്വർഗ്ഗത്തിലോ നമ്മൾ

സ്വർഗ്ഗത്തിലോ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിലോ
സങ്കല്പ ഗന്ധർവ്വലോകത്തിലോ
ദീപങ്ങളോ മണ്ണിൻ താരങ്ങളോ
നാദങ്ങളോ ദേവരാഗങ്ങളോ

(സ്വർഗ്ഗത്തിലോ...)

മേഘങ്ങൾ രമ്യഹർമ്മങ്ങളിൽ
മേലാപ്പു പണിയുന്നു...
വർണ്ണങ്ങൾതൻ ഇന്ദ്രജാലങ്ങളിൽ
കണ്ണുകൾ തെളിയുന്നു (മേഘങ്ങൾ)
ഒഴുകുമീ മേളത്തിൻ തഴകാമഴകിനെ

(സ്വർഗ്ഗത്തിലോ...)

ആകാശവും ഭുവിന്നാഘോഷങ്ങൾ
കാണുമ്പോൾ നാണിയ്ക്കുന്നു
ആഹ്ലാദത്തിൽ പൂക്കുമീയുന്മാദം
നമ്മെയും പന്താടുന്നു (ആകാശവും)
മറക്കാം, ആവേശങ്ങൾ രസിക്കാം
സുഖിക്കാം.....
(സ്വർഗ്ഗത്തിലോ...)

ചിത്രം
അക്കരെയക്കരെയക്കരെ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ

സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരമാണീ
സ്വപ്നം വിടരും ഗ്രാമം
പ്രേമവതിയാമെൻ പ്രിയ കാമുകി
താമസിക്കും ഗ്രാമം
അവൾ കുളിക്കും പുഴക്കടവിൽ
അല ഞൊറിയും പൂങ്കാറ്റേ
പുതിയൊരു ലജ്ജയിൽ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങും
പൂമെയ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവളുടെ
പൂമെയ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആഹാ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ
(സ്വർഗ്ഗ...)

അവൾക്കുടുക്കാൻ പുടവയുമായ്
അരികിലെത്തും പൊൻവെയിലേ
അനുരാഗത്തിൻ മധുരം നിറയും
ഹൃദയം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അഹാ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ
(സ്വർഗ്ഗ..)

അവൾക്ക് നൽകാൻ പൂക്കളുമായ്
അകലെ നിൽക്കും പൂക്കൈതേ
പുതിയൊരു ദാഹം പൂമ്പൊടി പൂശും
പുഞ്ചിരി കണ്ടിട്ടുണ്ടൊ അവളുടെ
പുഞ്ചിരി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആഹാ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ
(സ്വർഗ്ഗ..)

ചിത്രം
ദത്തുപുത്രൻ

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
എം.എസ്.വിശ്വനാഥൻ

Babu Edakochi

സ്വർഗ്ഗനന്ദിനീ

സ്വർഗ്ഗനന്ദിനീ സ്വപ്നവിഹാരിണീ
ഇഷ്ടദേവതേ സരസ്വതീ (2)

സ്വരമായ് നാവിൽ നാദമായ് തന്ത്രിയിൽ
പദമായ് ഉളളിൽ വാണരുളുക നീ
വാണീമണീ വരദായിനീ (2)

(സ്വർഗ്ഗനന്ദിനീ)

രാഗവും നീയേ താളവും നീയേ
ഭാവവും ലയവും ശ്രുതിയും നീയേ
കാലം നമിയ്ക്കും കേളീകലയിൽ
കണികയിൽ ഞാനാം സ്വരമലിയേണം
വാണീമണീ വരദായിനീ (2)

(സ്വർഗ്ഗനന്ദിനീ)

ചിത്രം
ലങ്കാദഹനം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

Babu Edakochi

സ്വർഗ്ഗപുത്രീ നവരാത്രീ

സ്വർഗ്ഗപുത്രീ നവരാത്രീ
സ്വർണ്ണം പതിച്ച നിൻ സ്വരമണ്ഡപത്തിലെ
സോപാനഗായകനാക്കൂ എന്നെ നീ

(സ്വർഗ്ഗപുത്രീ...)

പാൽക്കടൽത്തിരകളിലലക്കിയെടുത്ത നിൻ
പൂനിലാപ്പുടവ തൊടുമ്പോൾ (2)
മെയ്യിൽ തൊടുമ്പോൾ
നിന്നെ പ്രണയ പരാധീനയാക്കുവാൻ
എന്തെന്നില്ലാത്തോരഭിനിവേശം
അഭിനിവേശം അഭിനിവേശം

(സ്വർഗ്ഗപുത്രീ...)

കൈകളിൽ മൃഗമദ തളികയുമേന്തി നീ
ഏകയായരികിൽ വരുമ്പോൾ (2)
ദേവി വരുമ്പോൾ
നിന്നെ കരവലയത്തിലൊതുക്കുവാൻ
ഒന്നു ചുംബിക്കുവാൻ അഭിനിവേശം
അഭിനിവേശം അഭിനിവേശം

(സ്വർഗ്ഗപുത്രീ...)

ചിത്രം
നിഴലാട്ടം

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി

സംഗീതം
എം.എസ്.വിശ്വനാഥൻ

1154

സ്വർഗ്ഗമെന്ന കാനനത്തിൽ

സ്വർഗ്ഗമെന്ന കാനനത്തിൽ സ്വർണ്ണമുഖീ നദിക്കരയിൽ
സ്വപ്നമയീ വാഴുന്നു ഞാൻ സുഖമറിയാതെ സുഖമറിയാതെ (2)
കല്പനതൻ കണ്ണുനീരിൽ സ്മരണതൻ ഗദ്ഗദത്തിൽ (2)
വ്യർത്ഥമിന്നും പാടുന്നു ഞാൻ ശ്രുതിയറിയാതെ ശ്രുതിയറിയാതെ
സ്വർഗ്ഗമെന്ന കാനനത്തിൽ സ്വർണ്ണമുഖീ നദിക്കരയിൽ
സ്വപ്നമയീ വാഴുന്നു ഞാൻ സുഖമറിയാതെ സുഖമറിയാതെ

നിത്യരാഗനന്ദനത്തിൽ ചിത്രപുഷ്പശയ്യകളിൽ
നിന്നെയോർത്തു കേഴുന്നു ഞാൻ നിദ്രയില്ലാതെ
രാത്രികൾതൻ ശൂന്യതയിൽ പ്രേമപൂജ ചെയ്തിടുന്നു
സത്യമായ നിൻ പ്രഭതൻ പൂക്കളില്ലാതെ
സ്വർഗ്ഗമെന്ന കാനനത്തിൽ സ്വർണ്ണമുഖീ നദിക്കരയിൽ
സ്വപ്നമയീ വാഴുന്നു ഞാൻ സുഖമറിയാതെ സുഖമറിയാതെ
കല്പനതൻ കണ്ണുനീരിൽ സ്മരണതൻ ഗദ്ഗദത്തിൽ (2)
വ്യർത്ഥമിന്നും പാടുന്നു ഞാൻ ശ്രുതിയറിയാതെ ശ്രുതിയറിയാതെ
സ്വർഗ്ഗമെന്ന കാനനത്തിൽ സ്വർണ്ണമുഖീ നദിക്കരയിൽ
സ്വപ്നമയീ വാഴുന്നു ഞാൻ സുഖമറിയാതെ സുഖമറിയാതെ

വർണ്ണഗാനമേള ളുവും മാധവത്തിൻ പുഷ്പാഞ്ജലി
വല്ലഭനെ കാത്തിരിക്കും വസുന്ധരതൻ ബാഷ്പാഞ്ജലി
അന്നു നിന്റെ പൊന്നധരം ചൂടിവന്ന മന്ദഹാസം
ഇന്നു നമ്മളോമനിക്കും നൊമ്പരത്തിൻ ആമുഖമോ

പൊൻപുലരി പൂത്തുലയും എൻ മകൾതൻ പുഞ്ചിരിയാൽ
പുണ്യസന്ധ്യ വന്നുദിക്കും നിന്റെ ലജ്ജാസിന്ദൂരമായ്
പൂവിടരും കവിതപോലെ തേനതിരും പ്രേമംപോലെ
ഭൂമിയിൽ നാമെന്നിനിയും ഒന്നുചേരുമോമലാളെ
സ്വർഗ്ഗമെന്ന കാനനത്തിൽ സ്വർണ്ണമുഖീ നദിക്കരയിൽ
സ്വപ്നമയീ വാഴുന്നു ഞാൻ സുഖമറിയാതെ സുഖമറിയാതെ

ചിത്രം
ചന്ദ്രകാന്തം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
ജയചന്ദ്രൻ, ശ്രീകാന്ത്, മാധുരി	ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി	ദേവരാജൻ

1155

സ്വർണ്ണ കൊടിമരത്തിൽ

സ്വർണ്ണ കൊടിമരത്തിൽ പുതിയ വർണ്ണക്കൊടി പറന്നു
തിങ്കൾക്കല പോലെ പൈതലിൻ മുഖശ്രീ വിടർന്നുവല്ലോ.
ദൈവവടിവിൽ വന്ന് വിടർന്ന സർഗ്ഗവസന്തമല്ലോ..
ചെമ്പകപ്പൂം കരത്തിൽ മാനവ ധർമ്മം അടങ്ങുമല്ലോ..
ഹോ ഹൊഹ ഹൊഹൊഹോ
ഹൊഹൊ ഹൊഹോ ഹോ ഹോഹോഹോ..

ഇരുണ്ടവാനിലൊളി വിതറും ചന്ദ്രനായ്
ഹൃദയവാനിൽ വന്ന മന്നവൻ
വരണ്ട മണ്ണിലൊരു മധുര മാധവമായ്
മരന്ദമാരി പെയ്ത നന്ദനൻ
ചുരുണ്ട കുന്തലും ജ്യോതി കൺകളും
സുഗന്ധമെയ്യഴകും കൊണ്ടവൻ
മയങ്ങിവിണ മധു മോഹപദമലരിൽ
മണികൾ ചാർത്തിടുന്ന നർത്തകൻ

ഹോ ഹൊഹ ഹൊഹൊഹോ
ഹൊഹൊ ഹൊഹോ ഹോ ഹോഹോഹോ..

കാട്ടു പൊന്നുഷസ്സു പൂത്തുനിൽക്കുകയായ്
കവിത പാടുകിനി സഖികളേ..
ജ്ഞാനദേവനിവൻ തൂകും പുഞ്ചിരിയിൽ
കാലം വീണലിയും സഖികളേ..
നാടുകാത്തു സുഖം തേടിത്തന്ന
കുലദീപമായ് ജ്വലിയ്ക്കും ഈ മകൻ..
ദേവൻ കൊണ്ടുവന്ന ഭൂതനീ ഹൃദയ നാഥൻ
പന്തളത്തിൻ നായകൻ.
നാഥൻ പന്തളത്തിൻ നായകൻ.....
ഹോ ഹൊഹ ഹൊഹൊഹോ

ചിത്രം
സ്വാമി അയ്യപ്പൻ

Babu Edakochi

ചന്ദ്രികയും പൊൻതിരയും ഒന്നു ചേർന്നു വന്നതുപോൽ
സുന്ദരമുഖാംബുജമിന്നൊളി ിുകി...
ഇന്ദ്രദേവൻ വില്ലുകുലച്ചെയ്ത ശരം ശിശുവായി
വന്നുവല്ലോ മണ്ണിൻ മാറിൽ വിളയാടാൻ..
മധുമൊഴി മലയാള കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചു
മന്നവനെ വാഴ്ത്തുക നാം സഖിമാരേ..
മൂവുലകും കയ്യടക്കാൻ മുക്കണ്ണന്റെ വരം നേടി
ഭുവിൽ വന്ന രാജനിവൻ സഖിമാരേ...
ഭുവിൽ വന്ന രാജനിവൻ സഖിമാരേ...

വർണ്ണമനോഹര മാലകൾ ചാർത്തിയ വാടികൾ നിന്നാടി
നവ ദീപമൊഴുക്കിയ ദീപ്തിയിൽ വാടിയ ലതകൾ തളിർത്താടി
ഭൂമിയും വാനവും ഓമന തന്നുടെ കഥയിൽ ലയിക്കുന്നു
മധു തേടിയ വണ്ടുകൾ ഗീതമരന്ദം ിുകി രമിക്കുന്നു

ഗംഗയും യമുനയും പമ്പാനദിയും പൊൻതുടി കൊട്ടുന്നു
കടൽ വെള്ളല കൈകളാൽ താലമുയർത്തി വേദങ്ങൾ പാടുന്നു.
കാലനദങ്ങളെ തമ്മിലിണക്കും കാറ്റല പായുന്നു...
പുതുഗാനശലാകകൾ വീരസുതൻ തൻ കീർത്തികൾ പാടുന്നു.

മതിയൊളി ിുകുമീ മണികണ്ഠൻ
നല്ല മാണിക്യം തോൽക്കുന്ന മണിവർണ്ണൻ
പന്തളനാടിന്റെ ഭാഗധേയം സ്വർഗ്ഗ മന്ദാരക്കാട്ടിലെ താരകം
പൂക്കാത്ത ചില്ലകൾ പൂ ചൂടാൻ പാടാത്ത വീണകൾ പാടുവാൻ
ആടാത്ത പൊൻതൊട്ടിലാട്ടുവാൻ
വന്ന താരകബ്രഹ്മമേ താലേലോ...
താലേലോ താലേലോ....

1157

സ്വർണ്ണ മീനിന്റെ

ആ... സ്വർണ്ണ മീനിന്റെ ചേലൊത്ത കണ്ണാളേ
എന്റെ രോമാഞ്ചമായ് മുന്നിൽ വാ
ആ..... സ്വർണ്ണ മീനിന്റെ ചേലൊത്ത കണ്ണാളേ....
ആ.......സ്വർണ്ണ മീനിന്റെ ചേലൊത്ത കണ്ണാളേ....
എന്റെ രോമാഞ്ചമായ് മുന്നിൽ വാ
മുകിലൊത്ത വേണീ കുയിലൊത്ത വാണീ വാ വാ വാ
മുകിലൊത്ത വേണീ കുയിലൊത്ത വാണീ വാ വാ വാ
സ്വർണ്ണ......... ആ.........
ഉറുമാലിന്റെ ചുരുൾ കയ്യിൽ വീശി (2)
മധുവൂറുന്ന ചിരി ചുണ്ടിൽ തൂകി (2)
ആ... എന്റെ കരളിന്റെ കരളെ നീ കുളിരായി വാ
ആ... കൊച്ചു കനവിന്റെ അഴകേറും ചിറകേറി വാ....
ആ.... എന്റെ കരളിന്റെ കരളെ നീ കുളിരായി വാ
ആ... കൊച്ചു കനവിന്റെ അഴകേറും ചിറകേറി വാ....
മുകിലൊത്ത വേണീ കുയിലൊത്ത വാണീ വാ വാ വാ
മീനിന്റെ....സ്വർണ്ണ......
നിറലാവണ്യം വിളയുന്ന മാറിൽ (2)
നവതാരുണ്യം വഴിയുന്ന മെയ്യിൽ (2)
സപ്തസ്വരരാഗ ലയനം ഈ അധരങ്ങളിൽ
ആ..... സ്വപ്നധ്രുതതാള ചലനം ഈ നയനങ്ങളിൽ
ആ... സപ്തസ്വരരാഗ ലയനം ഈ അധരങ്ങളിൽ
ആ..... സ്വപ്നധ്രുതതാള ചലനം ഈ നയനങ്ങളിൽ
അഴകിട്ട പന്തൽ വിളിക്കുന്നു മുന്നിൽ
ആ... ആ.... അഴകിട്ട പന്തൽ വിളിക്കുന്നു മുന്നിൽ
ആ... ആ....മീനിന്റെ...സ്വർണ്ണ മീനിന്റെ..

ചിത്രം
സർപ്പം

1158

സ്വർണ്ണ ഗോപുര നർത്തകി

സ്വർണ്ണ ഗോപുര നർത്തകി ശിൽപം
കണ്ണിനു സയൂജ്യം നിൻ രൂപം
ഏതൊരു കോവിലും ദേവതയാക്കും
ഏതു പൂജാരിയും പൂജിയ്ക്കും
നിന്നെ ഏതു പൂജാരിയും പൂജിയ്ക്കും

സോമവൃന്ദാവന ഹേമന്ദമേ
നിന്റെ പേരു കേട്ടാൽ സ്വർഗ്ഗം നാണിയ്ക്കും
ആരാധ സോമരസാമൃതം നേടുവാൻ
ആരായാലും മോഹിയ്ക്കും
ആനന്ദ ചന്ദ്രികയല്ലേ നീ
അഭിലാഷ മഞ്ജരിയല്ലേ നീ
അഭിലാഷ മഞ്ജരിയല്ലേ നീ

(സ്വർണ്ണ ഗോപുര)

രാഗ വിമോഹിനി ഗീതാഞ്ജലി
നിന്റെ നാവുണർന്നാൽ കല്ലും പൂവാകും
ആ വർണ്ണ ഭാവ സുരാമൃതധാരയെ
ആരായാലും സ്നേഹിയ്ക്കും
ആത്മാവിൻ സൗഭാഗ്യമല്ലേ നീ
അനുരാഗ സൗരഭ്യമല്ലേ നീ
അനുരാഗ സൗരഭ്യമല്ലേ നീ

(സ്വർണ്ണ ഗോപുര)

ചിത്രം
ദിവ്യദർശനം

പാടിയത്
യേശുദാസ്, പി.ലീല

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

1159

സ്വർണ്ണ ചാമരം

സ്വർണ്ണ ചാമരം വീശിയെത്തുന്ന
സ്വപ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ
സ്വർഗ്ഗ സീമകൾ ഉമ്മവെയ്ക്കുന്ന
സ്വപ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ
ഹർഷലോലനായ് നിത്യവും നിന്റെ
ഹംസതൂലികാശയ്യയിൽ
വന്നു പൂവിടുമായിരുന്നു ഞാൻ എന്നുമീ പർണ്ണശാലയിൽ

താവകാത്മാവിനുള്ളിലെ നിത്യ
ദാഹമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ
മൂകമാം നിൻ മനോരഥത്തിലെ
മോഹമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ
നൃത്ത ലോലനായ് നിത്യവും നിന്റെ
മുഗ്ധ സങ്കൽപമാകവെ
വന്നു ചാർത്തിയ്ക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ
എന്നിലെ പ്രേമ സൗരഭം

ഗായകാ നിൻ വിപഞ്ചികയിലെ
ഗാനമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ
ഗായികേ നിൻ വിപഞ്ചികയിലെ
ഗാനമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ
താവകാംഗുലി ലാളിതമൊരു താളമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ
കൽപനകൾ ചിറകണിയുന്ന പുഷ്പമംഗല്യ രാത്രികൾ
വന്നു ചൂടിയ്ക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ
എന്നിലെ രാഗ മാലിക
(സ്വർണ്ണ ചാമരം..)

ചിത്രം
യക്ഷി

പാടിയത്
യേശുദാസ്

രചന
വയലാർ

സംഗീതം
ദേവരാജൻ

1160

Babu Edakochi

സ്വർണ്ണത്താമര ഇതളിലുറങ്ങും

സ്വർണ്ണത്താമര ഇതളിലുറങ്ങും
കണ്വ തപോവന കന്യകേ
ആരുടെ അനുരാഗമല്ലിക നീ
ആരുടെ സ്വയംവര കന്യകനീ

(സ്വർണ്ണത്താമര)

ചൂടാത്ത നവരത്നമണി പോലെ
ചുംബനമറിയാത്ത പൂപോലെ
നുള്ളാത്ത തളിർ പോലെ
മീട്ടാത്ത ശ്രുതിപോലെ
നുകരാത്ത മധുപോലെ നിന്നു നീ
നുകരാത്ത മധുപോലെ

(സ്വർണ്ണത്താമര)

കാലിൽ ദർഭമുന കൊണ്ടിട്ടോ
മാറിൽ പുഷ്പശരം കൊണ്ടിട്ടോ
അല്ലിപ്പൂം തണലില് നാണിച്ചുനിന്നുനീ
അരയന്നപ്പിടപോലെ
നിന്നു നീ അരയന്നപ്പിടപോലെ

(സ്വർണ്ണത്താമര)

ചിത്രം
ശകുന്തള

Babu Edakochi

സ്വർണ്ണത്തിനെന്തിനു

സ്വർണ്ണത്തിനെന്തിനു ചാരുഗന്ധം
രാജഹംസങ്ങൾക്കെന്തിനു പഞ്ചവർണ്ണം
കരളും കരളും കുളിരണിയുമ്പോൾ(2)
കഥയാണോ... അംഗഭംഗം നിന്നംഗഭംഗം

(സ്വർണ്ണത്തിനെന്തിനു...)

ഹൃദയങ്ങളിൽ മലർ പൂക്കുമീ
മധുവൂറുമനുരാഗ ശുഭവേളയിൽ
പുതുവേദിയിൽ പദമൂന്നുവാൻ
ഇനി നമ്മൾക്കൊരുപോലെ പങ്കില്ലയൊ
ഞാൻ സഖിയല്ലയൊ

(സ്വർണ്ണത്തിനെന്തിനു...)

മണിയറ നിറദീപ മിഴിനാളമേ
എന്നെ മാംഗല്യമണിയിച്ച സൌഭാഗ്യമേ
ഉടൽ പാതി ഞാൻ നിന്റെ ഉയിർപാതി ഞാൻ
അഗതിയാമിവർക്കെന്നും അവതാരം നീ

(സ്വർണ്ണത്തിനെന്തിനു...)

ചിത്രം
നിറകുടം

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
ജോൺസൺ

1162

സ്വർണ്ണമുകിലേ

ആ....ആ...ആ...
സ്വർണ്ണമുകിലേ സ്വർണ്ണമുകിലേ
സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ
നീയും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ
കണ്ണനീർക്കുടം തലയിലേന്തി
വിണ്ണിൻ വീഥിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ
സ്വർണ്ണച്ചിറകുകൾ ചുരുക്കിയൊതുക്കി
വസന്തരാത്രി മയങ്ങുമ്പോൾ
സ്വർണ്ണമുകിലേ സ്വർണ്ണമുകിലേ
സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ
നീയും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ

വർഷസന്ധ്യ..ആ...
വർഷസന്ധ്യ മാരിവില്ലിൻ
വരണമാല്യം തീർക്കുമ്പോൾ
മൂകവേദനാ എന്നെപ്പോലെ...
സ്വർണ്ണമുകിലേ സ്വർണ്ണമുകിലേ
സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ
നീയും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ

വർഷസന്ധ്യ..ആ...
വർഷസന്ധ്യ മാരിവില്ലിൻ
വരണമാല്യം തീർക്കുമ്പോൾ
മൂകവേദന എന്തിനായ് നീ
മൂടിവെയ്പ്പൂ ജീവനിൽ..ജീവനിൽ
സ്വർണ്ണമുകിലേ...

ചിത്രം
ഇതു ഞങ്ങളുടെ കഥ

പാടിയത്
ജാനകി

രചന
ഭാസ്കരൻ

സംഗീതം
ബാബുരാജ്

Babu Edakochi

സ്വർണ്ണവളകളിട്ട കൈകളാൽ

സ്വർണ്ണവളകളിട്ട കൈകളാൽ മെല്ലേ
പൌർണ്ണമിരാത്രിയെന്നെ വിളിച്ചുണർത്തി
നിദ്രാസമുദ്രത്തിൽ നീന്താനിറങ്ങിവന്ന
സ്വപ്നസുന്ദരിയപ്പോൾ പിണങ്ങിപ്പോയീ

(സ്വർണ്ണ...)

നൂപുരധ്വനിയൊട്ടും പുറമേ കേൾക്കാതെൻ
ഗോപുരവാതിലിൽ ഞാൻ ചെന്ന നേരം (2)
പ്രേമലോലുപനൊരു രാജകുമാരനെന്റെ
തേന്മാവിൻ തണലത്തു നിന്നിരുന്നു...(2)

(സ്വർണ്ണ...)

ഗാനം മറന്നൊരു പൊന്നോടക്കുഴൽ ചാരേ
മൌനമുദ്രിതമായിക്കിടന്നിരുന്നു (2)
വിണ്ണിലെ രോഹിണി നക്ഷത്രം പോലെയൊരു
കണ്ണനീർത്തുള്ളി കണ്ണിൽ തുളുമ്പിനിന്നു (2)

(സ്വർണ്ണ...)

ചിത്രം
ലക്ഷപ്രഭു

പാടിയത്
കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ,വാണിജയറാം

രചന
പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ

സംഗീതം
എം.കെ.അർജ്ജുനൻ

BabuEdakochi

സൗഗന്ധികങ്ങൾ വിടർന്നു

സൗഗന്ധികങ്ങൾ വിടർന്നു
സഖിയുടെ കാർക്കുന്തലണിഞ്ഞു
മാനസസരസ്സിലെ മണിയരയന്നങ്ങൾ
ആലിംഗനങ്ങളിലോ
ഈ സൗരഭം എവിടെ നിന്നോ

സൗഗന്ധികങ്ങൾ വിടർന്നു
മദനന്റെ മാരിവില്ലുണർന്നു
സഖിയുടെ കാർക്കുന്തലണിഞ്ഞു
മാനസസരസ്സിലെ മണിയരയന്നങ്ങൾ
ആലിംഗനങ്ങളിലോ
ഈ സൗരഭം എവിടെ നിന്നോ

അമരാവതിയിലും അളകാപുരിയിലും
അനുരാഗവസന്തമായ് (2)
ഇതളോടിതൾ ചൂടും പൂവുകൾക്കെല്ലാം
ഇണയെത്തേടാൻ ദാഹമായ്
ഈ ശലഭം അരികിലില്ലേ
സൗഗന്ധികങ്ങൾ വിടർന്നു
മദനന്റെ മാരിവില്ലുണർന്നു

യമുനാതടത്തിലെ അഭിരാമ വനികയിൽ
മധുരാഗസുഗന്ധമായ് (2)
ഋതുഭേദമറിയാതെ ഈ തിരുനടയിൽ ഞാൻ
കൊഴിയും പൂജാ മലരായ് (2)
ഈ പരിമളം എവിടെ നിന്നോ
(സൗഗന്ധികങ്ങൾ)

ചിത്രം
മഹാബലി

പാടിയത്
വാണി ജയറാം

രചന
ഓ.എൻ.വി

സംഗീതം
സലിൽ ചൗധരി

സൌരയൂഥത്തിൽ

സൌരയൂഥത്തിൽ വിടർന്നോരു കല്യാണ-
സൌഗന്ധികമാണീ ഭൂമി
അതിൽ സൌവർണ്ണപരാഗമാണോമനേ നീ
അതിൻ സൌരഭമാണെന്റെ സ്വപ്നം
സ്വപ്നം സ്വപ്നം സ്വപ്നം

നിന്നെ ഞാനെന്തു വിളിക്കും
എന്നെന്നും തളിർക്കുന്ന സൌന്ദര്യമെന്നോ
നിന്നെ ഞാനെന്തു വിളിക്കും

എൻ ജീവനോലുന്ന സിന്ദൂരമെന്നൊ (2)
എന്നാത്മ സംഗീതമെന്നൊ
നിന്നെ ഞാനെന്തു വിളിക്കും

നിന്നെ ഞാനെന്തു വിളിക്കും
ആരും പാടാത്ത പാട്ടിന്റെ മാധുര്യമെന്നൊ
നിന്നെ ഞാനെന്തു വിളിക്കും

ചൂടാത്തെ പൂവിന്റെ നിശ്വാസമെന്നൊ
നിശ്വാസസൌഗന്ധമെന്നൊ
നിന്നെ ഞാനെന്തു വിളിക്കും

(സൌരയൂഥത്തിൽ)

ചിത്രം
സ്വപ്നം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്	മുല്ലനേഴി	ദേവരാജൻ

1166

Babu Edakochi

സൗരയൂഥ പഥത്തിലെന്നോ

സൗരയൂഥ പഥത്തിലെന്നോ
സംഗമപ്പൂ വിരിഞ്ഞു
മേഘദൂതിലെ മോഹം പൂവിലെ
പൊൻപരാഗമായ് നിറഞ്ഞു

(സൗരയൂഥ..)

അമ്പലമുറ്റത്തന്തിയിൽ പൂത്ത
ചെമ്പകം കാത്തു നിന്ന (2)
രാമഗിരിയിലെ പ്രേമസുരഭില
ഗാനമായ് നാമലിഞ്ഞു
അലിഞ്ഞൂ അലിഞ്ഞൂ അലിഞ്ഞൂ

(സൗരയൂഥ..)

പൗർണ്ണമിരാവിന്നറയിൽ ഞാൻ നിന്റെ
സൗരഭം തേടി വന്ന (2)
മിന്നൽപ്പിണരുകൾ തേൻ തുളിക്കുന്ന
താളമായ് നാമലിഞ്ഞു
അലിഞ്ഞൂ അലിഞ്ഞൂ അലിഞ്ഞൂ

(സൗരയൂഥ..)

ചിത്രം
വെള്ളം

പാടിയത്	രചന	സംഗീതം
യേശുദാസ്, മാധുരി, പി.ലീല	വയലാർ	ദേവരാജൻ

സർവ്വരാജ്യത്തൊഴിലാളി

സർവ്വരാജ്യത്തൊഴിലാളികളേ സംഘടിക്കുവിൻ
സംഘടിച്ച സംഘടിച്ച ശക്തരാകുവിൻ

(സർവ്വരാജ്യ..)

കാലത്തിന്റെ മുഖാകൃതി മാറ്റിയ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ
ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ
മനുഷ്യ മോചന രണഭൂമിയിൽ നിന്നുയർന്നതാണീ
ശബ്ദം (2)
ലെനിന്റെ ശബ്ദം ലെനിന്റെ ശബ്ദം ലെനിന്റെ ശബ്ദം
വോൾഗാനദിയുടെ തരംഗമാലകൾ ഇതേറ്റു പാടുന്നു (2)
ഗംഗാ നദിയും നൈലും യാംഗ്സിയും ഇതേറ്റു പാടുന്നു
ഇതേറ്റു പാടുന്നു ആ..ആ..ആ..ആ...

(സർവ്വരാജ്യ..)

കാൽച്ചങ്ങലകൾ കർഷകരൂരിയ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ
ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ
വിയർപ്പു വിളയും വയലേലയിൽ നിന്നുയർന്നതാണീ
ശബ്ദം (2)
മനുഷ്യ ശബ്ദം മനുഷ്യ ശബ്ദം മനുഷ്യ ശബ്ദം
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ സമരപതാകകളിതു കേട്ടുയരുന്നൂ (2)
സാമ്രാജ്യങ്ങളുയർത്തിയ കോട്ടകളിതു കേട്ടുലയുന്നൂ
ഇതു കേട്ടുലയുന്നൂ ആ..ആ...ആ..ആ...

(സർവ്വരാജ്യ..)

ചിത്രം
അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ

പാടിയത്
കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി.ലീല

രചന
പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ

സംഗീതം
ദക്ഷിണാമൂർത്തി

Babu Edakochi

സൽക്കലാദേവിതൻ

സൽക്കലാ ദേവതേ.... ആ.....
സൽക്കലാദേവിതൻ
ചിത്രഗോപുരങ്ങളേ
സർഗ്ഗസംഗീതമുയർത്തു
സർഗ്ഗസങ്ങീതമുയർത്തു
വിശ്വസ്നേഹത്തിന്റെ
പൊന്മണിവീണയിൽ
വിസ്മയഗീതമുയർത്തു
വിസ്മയഗീതമുയർത്തു
ആ.......
കാളിദാസന്റെ കനകചിലമ്പിട്ട
കാലങ്ങൾ പോയവഴിത്താരയിൽ
പാദമുദ്രകൾ കാണുമ്പോൾ
പാഞ്ചജന്യം കേൾക്കുമ്പോൾ
(സർക്കലാദേവിതൻ...)

മുകിലും മുനികന്യകയുമുണർന്നൊരു
മുഗ്ദ്ധസ്നേഹത്തിൻ ഗീതം
മാനവധർമ്മപ്പൊലിമയറിഞ്ഞ
മാമുനിപാടിയ ഗീതം
ഉജ്ജയിനിലെ ഗീതം ഗീതം
ഉജ്ജ്വലമാണീ ഗീതം ഗീതം
ഗംഗാതരംഗമാലകൾ ഊഴിയിൽ
എന്നും പാടും ഗീതം ഗീതം
(സൽക്കലാദേവിതൻ...)

ചിത്രം
ഇന്ദുലേഖ